ASSUMPTION OF CHARGE.

No. 9361.

M. R. Ry R. Mahadeva Iyer Avergal, B. A., appointed Dewan Peishkar, assumed charge of his special duties on the forenoon of the 19th August 1912.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th August 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

CONFIRMATION.

No. 394.

M. R. Ry. K. Narayanan Pandalay Avergal, B. A. & B. L., Acting Under Secretary to Government, has been confirmed in that appointment, with effect from the 19th August 1912, *vice* M. R. Ry. R. Mahadeva Iyer Avergal, B. A., appointed Supernumerary Dewan Peishkar.

Mr. A. J. Van Ross, Acting Assistant Secretary to Government, has been confirmed in that appointment, with effect from the 19th August 1912, *vice* M. R. Ry. K. Narayanan Pandalay Avergal, B. A. & B. L., confirmed as Under Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
9th September 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Department of Finance and Accounts.

APPOINTMENT.

M. R. Ry. M. Ramachandra Row Avergal, B. A., to act as a Superintendent in the Central Account and Audit Office, *vice* M. R. Ry. A. V. Narasimha Iyer Avergal, on leave.

LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. A. V. Narasimha Iyer Avergal, Superintendent, Central Account and Audit Office, privilege leave for 7 days from 24th Karkadakam 1087.

RESUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. A. V. Narasimha Iyer Avergal, Superintendent, Central Account and Audit Office, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of 2nd Chingam 1088.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
2nd September 1912.

N. NARAYANA PILLAI,
Offg. Financial Secretary.

Judicial Department.

ASSUMPTION OF CHARGE.

No. 390.

Mr. P. Cheriyan, B. A. & B. L., Senior District and Sessions Judge, posted temporarily as Additional Sessions Judge, Nagercoil, assumed charge of his duties, on the forenoon of the 1st Chingam 1088.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th September 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Education Department.

APPOINTMENT.

M. R. Ry. N. Kuppuswami Avergal, M. A., L. T., is appointed Second Grade Lecturer in the Teachers' College, Trivandrum, on probation for one year, *vice* Mr. O. M. Cheriyan, promoted as Lecturer in the First Grade.

Huzur Cutcherry, Trivandrum,
9th September 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government

CONFIRMATION

No. E. 1765.

M. R. Ry. N. S. Narasimhan Avergal, M. A., Second History Tutor in His Highness the Maharaja's College, Trivandrum, is confirmed in the appointment with effect from the 27th Mithunam 1087.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 5th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

Excise Department.

CONFIRMATION.

No. 387.

Mr. K. John, Circle Officer, on probation, is confirmed as 2nd grade Circle Officer, with effect from the 17th Audi 1087.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 6th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

Forest Department.

No. 9378/L. R. & F.

APPOINTMENT.

Mr. L. P. D'Cruz, Assistant Conservator of Forests on special duty, is appointed Acting Divisional Forest Officer, Southern Division, during the absence of Mr. R. Swaminatha Iyer, Divisional Forest Officer on leave.

LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. R. Swaminatha Iyer Avergal, Assistant Conservator of Forests in charge of the Southern Division, is granted two months' privilege leave.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 6th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

The Law College.

No. 368. APPOINTMENT.

Dr. P. N. Lekshmanan is appointed to act as Lecturer on Medical Jurisprudence, Law College, *vice* Dr. E. Poonen on leave.

No. 392.

M. R. Ry. V. A. Ramakrishna Iyer Avergal, B. A. & B. L. is re-appointed as Lecturer in the Law College, for a further period of two years from the 25th Karkadakam 1087.

No. 388. LEAVE OF ABSENCE.

Dr. E. Poonen, Lecturer on Medical Jurisprudence, Law College, combined privilege leave and furlough for six months.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 6th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

Medical Department.

No. 386. APPOINTMENT.

Surgeon P. N. Lekshmanan, in charge of the District Hospital, Quilon, is appointed to be in charge of the General Hospital, Trivandrum, during the absence of Dr. Poonen on leave.

Assistant Surgeon K. Raman Tampi is appointed to be in charge of the District Hospital, Quilon, *vice*, Surgeon P. N. Lekshmanan on other duty.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 3rd September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Governmen

No. 389.

Dr. P. N. Lekshmanan is appointed Acting Chemical Examiner to the Government *vice* Dr. E. Poonen on leave.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 6th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

LEAVE OF ABSENCE.

No. 389.

Dr. E. Poonen, Chemical Examiner to the Government, combined privilege leave and furlough for six months

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 3rd September 1912 A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

No. 386.

Senior Surgeon E. Poonen, M. D., in charge of the General Hospital, Trivandrum, has been granted combined privilege leave and furlough for six months from the 25th August 1912/10th Chingam 1088.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 3rd Sept., 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

EXTENSION OF LEAVE.

No. 396.

Assistant Surgeon V. Sankara Valiathan in charge of the Ophthalmic Hospital, has been granted an extension of ten days' privilege leave, in continuation of the leave already sanctioned.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 9th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

ASSUMPTION OF CHARGE.

No. 395.

Surgeon P. N. Lekshmanan, appointed to be in charge of the General Hospital, Trivandrum, assumed charge of his duties on the forenoon of 24-8-1912/9-1-1088.

Assistant Surgeon K. Raman Tampi, appointed to be in charge of the District Hospital, Quilon, assumed charge of his duties on the forenoon of 30-8-1912/15-1-1088.

RESUMPTION OF CHARGE.

No. 397.

Assistant Surgeon V. Sankara Valiathan in charge of the Ophtalmic Hospital, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of 22-8-'12/7-1-'88.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 9th September 1912. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

Public Works Department.

APPOINTMENT.

No. 384.

The Head Quarters Sub-Division of the Trivandrum Division has been constituted into a separate Division styled the "Workshop and Stores" Division with its head-quarters at Trivandrum, with effect from 1-12-87.

Mr. Herbert E. Parratt, A. M. I., Mech. E., Executive Engineer, 2nd Grade, Head Quarters Sub-Division, is put in charge of the newly formed "Workshop and Stores" Division.

M. R. Ry. S. Narayana Iyer Avergal, B. A., B. E., Assistant Engineer, has been posted to Assist Executive Engineer, Mr. H. E. Parratt in the "Workshop and Stores" Division.

No. 385.

M. R. Ry. S. S. Krishna Iyengar Avergal, B. A., B. E., Assistant Engineer, on leave, is posted on special duty under the direct orders of the Chief Engineer for the preparation of the schedule of rates for the P. W. Department.

Assumption of Charge

No. 391

Mr. Herbert E. Parratt, A. M. I. Mech. E., Executive Engineer, 2nd Grade, assumed charge of the "Workshop and Stores" Division on the forenoon of 1-12-1087.

No. 385.

M. R. Ry. S. S. Krishna Iyengar Avergal, B. A., B. E., Assistant Engineer, returned from leave and assumed charge of his special duty on 17-12-1087/1-8-1912.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd September 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Sirkar Vakils' Department.

Appointment.

No. 391.

M. R. Ry. P. V. Subba Iyer Avergal, B. A. & B. L., appointed as temporary Additional Sirkar Vakil, District Court, Quilon, to continue as such, for six months from the 1st of Chingam 1088.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th September 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

ചാർജ്ജെററ വിവരം.

ദിവാൻ പേഷ്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. ആർ മഹാദേവയ്യർ ബി എ. അവർകൾ ൧൯൧൨-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൬-ാം ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പ് സ്പെഷ്യൽഡ്യൂട്ടി ചാർജ്ജ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൨-

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം.

സൂപ്പർന്യുമറി ദിവാൻ പേഷ്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. ആർ മഹാദേവയ്യർ ബി. എ. അവർകൾക്കു പകരം ഗവർൺമെണ്ടു ആക്റ്റിംഗ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മ. രാ. രാ. കെ നാരായണൻ പണ്ടാല ബി. എ. ബി. എൽ. അവർകളെ ൧൯൧൨-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൯-നു മുതൽ ആ ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഗവർൺമെണ്ടു അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. കെ. നാരായണൻ പണ്ടാല ബി. എ. ബി. എൽ. അവർകൾക്കു പകരം ഗവർൺമെണ്ടു ആക്റ്റിംഗ് അസിസ്റ്റണ്ടു സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ എ. ജെ. വാൻറാസ്സിനെ ൧൯൧൨ • വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൯-നു മുതൽ ആ ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯-

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രിട്ടറി

ജുഡിഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ.

ചാർജ്ജെററ വിവരം

തൽക്കാലത്തേക്കു നാഗർകോവിൽ അഡിഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സിനിയർ ഡിസ്ട്രിക്ടും സെഷൻസും ജഡ്ജിയായ മിസ്റ്റർ പി ചെറിയാൻ ബി. എ. ബി. എൽ. ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧-നു ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൩-

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി

അവധി കൊടുത്ത വിവരം.

ഗവർണ്മെണ്ടു കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ ഡാക്ടർ ഇ. പുന്നൻ പ്രിവിലേജ് അവധിയും ഫർലൊ അവധിയും കൂടി ചേർന്നു ൬ മാസ കാലത്തേക്കു അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കുന്ന സീനിയർ സർജൻ ഇ. പുന്നൻ എം. ഡി. ക്കു ൧൧൨൦-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൭-ാം൲ / ൧൯൪൫-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൧-ാം൲ മുതൽ പ്രിവിലേജ് അവധിയും ഫർലൊ അവധിയും കൂടി ചേർന്നു ആറുമാസകാലത്തേക്കു അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൦ സെപ്തംബർ ൩൦-ാം൲

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

അവധികൂട്ടി കൊടുത്ത വിവരം.

കണ്ണാശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റണ്ടു സർജൻ വി. ശങ്കര വലിയത്താൻ മുൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അവധിയെ തുടർന്നു ൧൦ ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൦ സെപ്തംബർ ൩൦-ാം൲

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

ചാർജേറ്റ വിവരം.

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർജൻ പി. എൻ. ലക്ഷ്മണൻ ൨൭-൲ / ൧൯൪൫ ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജേറ്റ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റണ്ടു സർജൻ കെ. രാമൻതമ്പി ൨൦-൲ / ൧൯൪൫ ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജേറ്റ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരിച്ചു ചാർജേറ്റ വിവരം.

കണ്ണാശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റണ്ടു സർജൻ വി. ശങ്കര വലിയത്താൻ അവധിയിൽ നിന്നും തിരയെ വന്നു ൨൨-൲ / ൧൯൪൫ ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജേറ്റ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൦ സെപ്തംബർ ൩൦-ാം൲

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

പി. ഡബ്ലിയു. ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ.

നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേർസ് സബ് ഡിവിഷനെ ൧൯൪൫-മാണ്ടു ആടിമാസം ൧-ാം൲ മുതൽക്കു തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേർസോടുകൂടി വൊർക്ഷാപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഡിവിഷൻ എന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഡിവിഷനായി ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഹെഡ് ക്വാർട്ടേർസ് സബ് ഡിവിഷൻ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനിയർ മിസ്റ്റർ ഫെർബർട് ഇ. പാരട് എ. എം. ഐ. മെക് ഇ നെ. പുതുതായി നമിച്ച വൊർക്ഷാപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഡിവിഷനിലെ ചാർജ വഹിക്കാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റണ്ടു എൻജിനിയർ മ. രാ. രാ. എസ്. നാരായണയ്യൻ ബി. എ. ബി. ഇ. അവർകളെ വൊർക്ഷാപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഡിവിഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ മിസ്റ്റർ എച്ച്. ഇ. പാരട്ടിനെ സഹായിക്കാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റണ്ടു എൻജിനിയർ മ. രാ. രാ. എസ്. എസ്. കൃഷ്ണയ്യങ്കാർ ബി. എ. ബി. ഇ. അവർകളെ എൻജിനിയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലേക്കു പണികളും മുതലായ വകകൾ നിരക്കുകളും വകയ്ക്കു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എൻജിനീയരുടെ നേർ വരുതിയിൻ കീഴിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചാർജേറ്റ വിവരം.

രണ്ടാം ഗ്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ മിസ്റ്റർ ഫെർബർട്ട് ഇ പാരട്ട് എ. എം. ഐ. മെക്. ഇ ൧൯൪൫-മാണ്ടു ആടിമാസം ൧-ാം൲ ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു വൊർക്ഷാപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഡിവിഷൻ ചാർജേറ്റ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റണ്ടു എൻജിനിയർ മ. രാ. രാ. എസ്. എസ്. കൃഷ്ണയ്യങ്കാർ ബി. എ. ബി. ഇ. അവർകളും അവധി കഴിഞ്ഞു വന്നു ൧൧൨൦-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൦-ാം൲ ൧൯൪൫ മാണ്ടു ആടിമാസ ൨൬-ാം൲ ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചാർജേറ്റ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൦ സെപ്തംബർ ൩൦-ാം൲

എ. ജെ. വീയറാ.
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

സർക്കാർവക്കീൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു.

നിയമനം.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ടെമ്പററി അഡിഷണൽ സർക്കാർ വക്കീലായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. പി. വി. സുബ്ബയ്യർ നി. എ. ബി. എൽ. അവർകളെ ൧൯൪൫-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧-ാം൲ മുതൽ ൬ മാസ കാലത്തേക്കു ആ ജോലിയെ തുടർന്നു നോക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം.
൧൧൨൦ സെപ്തംബർ ൩൦-ാം൲

എ. ജെ. വീയറാ.
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

നിയമനം.

മിസ്റ്റർ ഒ എം. ചെറിയാനെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ലക്ചറരായി നിയമിച്ചതിനു പകരം ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു പ്രൊബേഷനറായി തിരുവനന്തപുരം ടീച്ചേർസ് കാളേജിൽ സെക്കണ്ട് ഗ്രേഡ് ലക്ചറരായി മ. രാ. രാ. എൻ കുപ്പുസ്വാമി എം. എ. എൽ. ടി അവർകളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ ജെ വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം

രാജകീയ കാളേജ് രണ്ടാം ഹിസ്റ്ററി ട്യൂട്ടർ മ രാ രാ. എൻ. എസ്. നരസിംഹൻ എം. എ. അവർകളെ ൧൦൮൭-മാണ്ടു മിഥുനം ൨൭൹ മുതൽ ആ വേലയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ ജെ വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം.

പ്രൊബേഷൻ സർക്കിൾ ആഫീസർ മിസ്റ്റർ കെ. ജാണിനെ ൧൦൮൭-മാണ്ടു ആടിമാസം ൧൭൹ മുതൽ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് സർക്കിൾ ആഫീസരായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ ജെ വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

വനംവക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു.

നിയമനം.

സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വനം വക അസിസ്റ്റണ്ടു കൺസർവേട്ടർ മിസ്റ്റർ എൽ. പി ഡിക്രൂസിനെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ മിസ്റ്റർ ആർ സ്വാമിനാഥയ്യർ അവധിയിലിരിക്കുന്ന കാലത്തു തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ആക്റ്റിംഗ് ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവധി കൊടുത്ത വിവരം

തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന വനം വക അസിസ്റ്റണ്ടു കൺസർവേട്ടർ മ. രാ. രാ. ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ അവർകൾക്കു രണ്ടു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

ലാ കാളേജ്.

നിയമനം.

അവധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡാക്ടർ ഇ. പുന്നനു പകരം ലാ കാളേജ് മെഡിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൂഡെൻസ് ലക്ചററായി കാര്യം വിചാരിക്കുന്നതിനു ഡാക്ടർ പി. എൻ. ലക്ഷ്മണനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

മ രാ. രാ. വി എ. രാമകൃഷ്ണയ്യർ ബി. എ. ബി എൽ. അവർകളെ ൧൦൮൭-മാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൧൭൹ മുതൽക്കു രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്കു കൂടി ലാ കാളേജ് ലക്ചററായി വീണ്ടും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവധി കൊടുത്ത വിവരം

ലാ കാളേജ് മെഡിക്കൽ ജൂറിസ പ്രൂഡൻസ് ലക്ചറർ ഡാക്ടർ ഇ പുന്നനു പ്രിവിലെജ് അവധിയും ഫർലോ അവധിയും കൂടിച്ചേർന്നു ൬ മാസകാലത്തേക്കു അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ. ജെ വീയറാ
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

നിയമനം

ഡാക്ടർ പുന്നൻ അവധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കുന്ന സർജൻ പി എൻ ലക്ഷ്മണനെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കാനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

വേറെ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സർജൻ പി. എൻ. ലക്ഷ്മണനു പകരം അസിസ്റ്റണ്ടു സർജൻ കെ. രാമൻതമ്പിയെ കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് ആശുപത്രി ചാർജ് വഹിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

അവധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡാക്ടർ ഇ. പുന്നനു പകരം ഡാക്ടർ പി എൻ. ലക്ഷ്മണനെ ആക്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯൹

എ ജെ. വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറി.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read:—

Letter No. 1904, dated the 20th July 1912, from the District Magistrate, Kottayam.

The District Magistrate, Kottayam, in a letter read above, has brought to the notice of the Government the urgent necessity for giving relief to the Vaikam Tahsildar, in his Magisterial work, by the establishment of a Stationary Magistrate's Court at Vaikam. The District Magistrate complains that a great deal of the Tahsildar's time is now taken up by the work connected with the temple at Vaikam. Besides, the Tahsildar has to deal with a large number of *Puduval* and *Porambole* cases, connected mainly with reclamations from the Vembanad lake, and also to attend to the Land Records Maintenance work. The Magisterial file of Vaikam is also heavy.

ORDER THEREON No. J. 5877, DATED TRIVANDRUM, 22ND AUGUST 1912.

The Government agree with the District Magistrate in thinking that the Vaikam Tahsildar's work is unduly heavy and that the Tahsildar stands in need of relief in his Magisterial work. The Government, therefore, sanction the establishment of a Stationary Second (or Third) Class Magistrate's Court at Vaikam, with local jurisdiction over the following *pakuthies* of the Vaikam taluk:—

1. Vaikam.
2. Nuduvila.
3. Kulasekaramangalam.
4. Vadakemuri.
5. Padinjarakkara.
6. Manakunnam.
7. Chembumuri.
8. Maravantturuthu.
9. Vadayaru.
10. Mulakkulam.
11. Talayalam.
12. Vetchur.

2. The Government also sanction the usual scale of establishment for the new Court, as shown below:—

(1) Head clerk on Rs. 25.
(2) One clerk on Rs. 20.
(3) One clerk on Rs. 15.
(4) Three peons on Rs. 7 each.

3. The Dewan Peishkar, Kottayam, will report if any Sircar building is available at Vaikam for use as a Court-house. If not, he will suggest the renting of a suitable building for the purpose.

4. The new Court will be established with effect from the 1st Kanni 1088. The cost involved is Rs. (191) one hundred and ninety one per mensem. The amount required for the year 1088, *viz.*, Rs. (1,810) one thousand eight hundred and ten, is sanctioned as a special grant.

5. The High Court are requested to submit the required proposition statement under Article 70 of the Account Code.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

(1) The Dewan Peishkar and District Magistrate, Kottayam.
(2) The Account Officer.
(3) The Registrar, High Court.
(4) The Superintendent of Police.
(5) The Gazette.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read :—

Letter No G. A 1445/9460, dated the 27th July 1912, from the Account Officer.

In the letter read above, the Account Officer asks for an authoritative ruling as to whether the head of a Department can refuse to forward to the Government an application from a Gazetted officer for such leave as the Government alone have the power to grant or refuse.

ORDER THEREON, No. S. R. 1957, DATED TRIVANDRUM, 18TH AUGUST 1912.

The refusal by the head of a Department to forward to the Government the leave application of a Gazetted officer, in a case in which the Government alone can grant the leave applied for, will practically amount to a refusal of the leave by such head of a Department. The appointments and promotions of all Gazetted officers, as also the power to grant leave to them, vest, in the last resort, with the Government, although, for administrative convenience, the power has been delegated to heads of Departments in so far as the grant of certain kinds of leave is concerned. No head of a Department has, however, the right to curtail the discretion of the Government in regard to the grant (or refusal) of leave to an officer to whom the Government alone can grant or refuse such leave. All applications for leave by a Gazetted officer should, therefore, be submitted to the Government, in cases in which the leave applied for is of a kind which the Government alone can grant. This does not of course take away from the head of a Department the discretion of recommending to the Government to refuse the leave applied for in any case.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

(1) All Departments.
(2) The Financial Secretary.
(3) The Gazette.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again —

G. O. No. J. 3520, dated the 23rd July 1911, appointing a Committee to investigate and report on the system of inheritance and succession to property among the several denominations of the Indian Christian communities in Travancore.

Read also:—

Letter No 559, dated the 13th June 1912, from the President of the Committee, forwarding the report of the Committee, with appendices (12 in number) and the dissenting Minute of Mr. K. C. Mammen Mappillai, B. A.

ORDER THEREON, No. J. 4623, DATED TRIVANDRUM, 9TH JULY 1912.

His Highness' Government direct that the report of the Committee with the appendices and the dissenting Minute of Mr. K. C. Mammen Mappillai, B. A., be published, in English and Malayalam, in three successive issues of the Gazette Public opinion—of the communities affected—is invited on the recommendations of the Committee. The questions will be taken up for consideration by the Government six months hence.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

The Gazette.

REPORT

OF

THE CHRISTIAN COMMITTEE.

CHAPTER I.

Introductory.

By their Order No. J. 3520 dated Trivandrum, 23rd July 1911, His Highness' Government appointed a Committee consisting of six members belonging to as many different denominations to "enquire into the customs and practice now in vogue among the several denominations of the Indian Christian Communities in Travancore in the matter of inheritance and succession to property real and personal and report whether any legislation is necessary and, if so, on what lines it should be".

2. The Committee as originally appointed consisted of the following members :—

1. Mr. P. Cheriyan, B. A., B. L., District Judge, Quilon. (President).
2. Mr. Varghese Chandy, B. A., B. L., District Munsiff, Haripad. (Secretary and Member).
3. Mr. Paul Daniel, M. A., L. T., Nagercoil.
4. Mr. D. Francis, Nagercoil.
5. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar, Tiruvella.
6. Mr. K. C. Mammen Mappilai, B. A., Kottayam.

Of the above members, Mr. Paul Daniel, who belongs to the London Missionary Society, was unable to take up the appointment. In his place the Rev. J. M. Kesari, B. A., who also belongs to the L. M. S. was appointed. Subsequently, at the request of the Quilon Catholic Association, Mr. A. S. Joseph of Quilon was also given a seat on the Committee. Thus the Committee had as finally constituted seven members on it.

3. In their Proceedings the Government observe as follows :—"Representations have been made to His Highness' Government at successive sessions of the Popular Assembly to the effect that there is uncertainty and diversity of practice among the several denominations of the Christian Communities in Travancore regarding their system of inheritance and succession. Some are said to follow the customary or Canon Law, others are said to be governed by ecclesiastical authority, and yet others are said to adopt the provisions of the Indian Succession Act. It has also been pointed out that there is considerable uncertainty as to the exact law applicable to each Community chiefly in regard to the rights of women. The Government have, therefore, been asked to appoint a Commission to investigate the customs of the several Christian Communities in regard to the system of inheritance and succession and to report to Government thereon with a view to definite legislation in the matter. The Ecclesiastical Heads of the several sections of the Christian Community have also written to the Government endorsing the above views and urging the necessity for the appointment of a Commission to investigate and report upon the matter".

4. As directed in the G. O., the Committee held a preliminary meeting at Trivandrum to settle their programme of action. Certain provisional questions were framed, and sanction was obtained from Government for examining witnesses at about forty (40) centres. The object of the Committee in selecting so many centres was to secure "the evidence of a large proportion of the older and more conservative though not less important section of the Community who may not care to go to distant places to give expression to their views".

5. The provisional questions were published in several issues of the Government Gazette in English, Malayalam and Tamil. The managers of the following Journals and Newspapers also assisted the Committee by publishing free of charge these questions in their respective Periodicals:—

The Western Star.	The Malayala Manorama.
The Malabar Herald.	The Nazrani Deepika
The Travancore Times	The Malayala Mitram.
The People's Weekly.	The Sahha Tharaka.
The Dakshina Deepam.	The Satya Nadam
The Malayali.	The Thiruvithamkur Abhimani.
The Kerala Tharaka.	The Sujana Mitram.

The Committee desire to place on record their gratitude to the managers of the above Periodicals. The provisional questions were before the public several weeks before the examination of witnesses took place. In some stations evidence of witnesses was recorded only several months after the questions were published. Every one of the witnesses whom it was proposed to examine was also supplied in sufficient time with a printed copy of the questions. The Committee think that, as the result of publishing the questions in this way, the public at large had ample time to consider and discuss the subject thoroughly. The witnesses in North Travancore had a further advantage. That enterprising Newspaper, the "Malayala Manorama", had arranged to have the evidence of the various witnesses reported in its columns from time to time. By the time the Committee began their sittings in the Kottayam Division, the witnesses in that part of the country had the advantage of perusing and considering the evidence of the witnesses examined in the Quilon, Trivandrum and Padmanabhapuram Divisions.

6. The next thing that engaged the attention of the Committee was the selection of witnesses for examination. It was resolved to invite the following classes of Travancore Christians to give evidence:—

(1) All persons paying a tax of Rs. 50 and above per annum.

(2) All Civil Court Vakils

(3) All Government Servants who draw a monthly salary of Rs. 35 and above

(4) All pensioners who had held under Government appointment that carried a monthly salary of Rs. 35 and above.

(5) All persons employed under private bodies or Missionary Societies and drawing a monthly salary of Rs. 35 and above.

(6) All graduates.

7. It was further resolved that the bulk of the witnesses should be left to be selected by the Bishops, Missionaries, and other Ecclesiastical Heads of the several denominations. With a view to secure the co-operation of the Bishops and others, the President and the Secretary made, with the sanction of the Government, a short tour, in the course of which, they had interviews with all the Bishops who exercise jurisdiction in Travancore and also some of the Missionaries of the London Missionary Society. (Advantage was taken of this opportunity by the President and the Secretary to visit some of the Syrian Christian centres in British Malabar where the Indian Succession Act is in force). The Bishops and the Missionaries evinced a deep interest in the work of the Committee and they kindly promised to do all that lay in their power to further the same. They were further good enough to select for the Committee over a thousand witnesses, the number assigned to each section being fixed with due regard to the number of adherents as shown in the last census. The Committee desire to take this opportunity of thanking all the Bishops and Missionaries who so kindly came forward to their assistance. The Committee recognize that but for the valuable help so obtained, they would have been at a great disadvantage in selecting proper witnesses.

8. Over and above this, the Committee published a general invitation in the Newspapers and the Government Gazette and by means of notices distributed at various centres informing the Christian public, of the programme of their tour and inviting all

ladies and gentlemen, who desired to be examined, to appear before the Committee and give their evidence. A small number of witnesses who were not individually summoned have come forward in response to this invitation.

9. Written answers were invited from Travancore Christians now residing outside the State. Even persons residing in Travancore were permitted to send up or bring with them written answers to the provisional questions. Numerous answers were obtained in response to this invitation.

10. The Committee learned that, as the result of allowing so much time and opportunity to the witnesses, meetings were held in several places to discuss the evidence to be placed before them. In some places these meetings served a useful purpose by making people think about the subject and forming their own opinions. On the other hand, in some instances, considerable disadvantage resulted from these meetings. Some of the witnesses who took part in these meetings appeared to exhibit a greater anxiety to give expression to the views formulated at the meetings rather than endeavour to draw their own conclusions on the various points. With regard to the existing custom also these witnesses assumed an air of knowledge and an attitude of certainty which their own observations or investigations did not warrant them to entertain.

11. Seeing that the doubtful state of the law is said in the Government Proceedings to have reference to the rights of female heirs, the Committee thought it desirable to examine a few ladies also. Considering the natural shyness of the generality of the Christian ladies and their inability to express clearly formulated views on the complex and intricate questions bearing on the law of inheritance and succession, the Committee did not think it necessary to make any special effort to examine a large number of ladies. Thirty-one ladies were examined. Of these, eighteen belong to the Syrian Community, while the rest belong to the other sections. Though the ladies examined by the Committee are only very few and cannot in any sense be put forward as reflecting the opinion of the entire body of the Christian women of the country, the Committee think that their evidence is very interesting and helpful in arriving at a conclusion on the various questions.

12. The Committee visited 36 stations. The taluks of Thovala, Kalkulam, Nedumangad, Pathanapuram, Shencottah, Thodupuzha and Devikulam were not visited. Thovala, however, sent up a few witnesses to Nagercoil. Witnesses from Kalkulam appeared at Neyoor and Marthandam. While Nedumangad was represented by some of the witnesses examined at Trivandrum. Pathanapuram and Thodupuzha sent up their quotas to Kottarakkara and Moovattupuzha, respectively. The Committee understand that there are not many permanent Christian residents in Shencottah and Devikulam.

13. The Committee venture to think that they have done all that lay in their power to collect information from almost all Christian villages throughout the State and to secure the well-considered evidence of as many respectable and representative witnesses as possible.

14. In all, nearly 2,000 witnesses were cited. Out of this, 985 appeared before the Committee and nearly 300 submitted written answers. The witnesses that appeared before the Committee may be classified as follows:—

Belonging to the	Padmanabhapuram	Division	113.
Do.	Trivandrum	Do.	73.
Do.	Quilon	Do.	419.
Do.	Kottayam	Do.	368.
Do.	Devikulam	Do.	12.

With respect to their occupation, the witnesses may be classified as follows:—

Agriculturists	...	401.
Traders	...	89
Clergymen	...	102.
Public servants	...	76.

Private employees	76.
Pensioners	14.
Vakils	85.
Others	142.

According to their religion, the witnesses may be arranged as :—

Catholics	390.
Jacobite Syrians	266.
Mar Thoma Syrians	159.
Anglicans	71.
Adherents of the L. M. S.	94.
Miscellaneous	5.

With respect to race, the following classification may be made :—

Syrian Christians (including Nordists and Suddists)...	722.
Latin Christians of North Travancore ...	23.
Latin Christians of Central Travancore ...	57.
Arasars ...	30.
Bharathars or Paravas ...	6.
Caste Christians ...	10.
The Protestant Christians of Central Travancore ...	21.
Marumakkathayam Christians ...	20.
Other South Travancore Christians ...	96.

With regard to their age, the witnesses may be divided as follows :—

Below thirty years of age	69.
Between thirty and fifty	549.
Over fifty	367.

The male witnesses numbered 934 and the female witnesses numbered 31. 80 of the witnesses were graduates and 403 paid a tax over Rs. 50 per annum.

15. With regard to the witnesses who sent up written answers, it has to be observed that except in the case of the more educated and experienced witnesses, the answers showed that the persons who submitted them did not consider the various questions in all their aspects. In some cases, we were favoured with statements purporting to be signed by numerous persons together. A perusal of the answers suggests the inference that a few of the signatories put down their views on paper and got a large number of signatures to be affixed to it. There is no guarantee that the signatories really understood the statement purporting to have been signed by them.

16. We noted with pleasure that most of the leading members of the various Communities readily came forward to give their evidence and that many of these appeared to have previously studied the questions carefully. In a few instances the witnesses did not appear to give their evidence in a straightforward way. This was due, probably, to a groundless fear resulting from certain wrong notions spread by some people to the effect that it was proposed to turn upside down the customary usages of the various Communities. Even after making due allowance for all this, it gives us great pleasure to say that the great majority of the witnesses did not make any attempt to distort facts to suit their pre-conceived views. The Committee had also the advantage of reading several contributions made to Newspapers by various people who seemed to have bestowed thought on the subject. Lastly, the Committee had the advantage of perusing a number of old judgments of the High Court as well as the Sadar Court. Our thanks are due to Their Honours the Judges for permitting us to go through these unreported judgments.

17. The Committee began the examination of witnesses on the 7th Thulam 1087 and concluded the same on the 4th Meenam 1087. The President and the Secretary were present at all the centres. The Rev. J. M. Kesari missed only two stations, *viz*,

Kothamangalam and Haripad. Mr. Francis was present at Changanacherry, Shertallai, Vaikam, Kaipuzha and Kottayam and at all the stations in the Padmanabhapuram, Trivandrum and Quilon Divisions except Haripad. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar, who is the senior Vicar-General of the Mar Thoma Party and as such the highest dignitary in his Church after the Metropolitan, was present at 18 stations including all the Mar Thoma centres and Trivandrum, Quilon, Changanacherry, Pala, Alleppey, Shertallai, Vaikam and Kaipuzha. Owing to advanced years he did not find it convenient to travel in South Travancore and in some of the Taluks of the Kottayam Division where the journey had to be accomplished in country carts and where there were no congregations belonging to the Mar Thoma Church. Mr K. C. Mamman Mappilai was present throughout the Padmanabhapuram and Trivandrum Divisions, and at Niranam and Tiruvella in the Quilon Division. He visited in all ten stations. He missed most of the other stations chiefly because circumstances over which he had no control required his continued presence at Madras for months together. Mr. A. S. Joseph of Quilon was present only at three stations, *viz.*, Mampally, Quilon and Kottayam.

18. From what has been said above in connection with the classification of the witnesses, it will be easily seen that the Indian Christians of Travancore do not form a homogeneous body, whether ecclesiastically or racially. Their modes and habits of life differ considerably in various localities and among different sections. Their usages in the matter of inheritance and succession also do not always agree.

19. In spite of these differences, it may be observed that, with the exception of a very small body of people living in the Taluk of Neyyattinkara, they are all persons who follow the Makkavazhi system of inheritance. In other words, among the vast majority of Travancore Christians, a person's property is, on his death, inherited by his descendants, if he has any. What difference there exists in the matter of the rules of succession observed by the different communities is chiefly in connection with the rights of women, *viz.*, the daughter, the widow, the mother, the sister and the aunt.

20. The Indian Christians of Travancore may be classified roughly under the following groups :—

I. The Syrian Christians.

II. The Latin Christians of North Travancore (Kottayam Division).

III. The South Travancore Christians, that is to say, converts and descendants of converts to Christianity from various castes that follow the Mitthakshara Law.

IV. The Latin Christians of Central Travancore.

V. The Arasars.

VI. The Bharathars.

VII. The Caste Christians.

VIII. The Protestant Christians of Central Travancore.

IX. The Marumakkathayam Christians.

21. GROUP I.—The Syrian Christians form the wealthiest and most numerous of the various groups. Their vernacular is Malayalam. They consist of two sections *viz.*, the Nordists and the Suddists. (But in the matter of inheritance, there is no difference between the two sub-divisions). Among both these sections will be found adherents of the Roman Catholic Church, the Jacobite Syrian Church and the Mar Thoma Syrian Church and also of many sections of the Reformed Churches of Europe, including the Anglican Church. These people live almost entirely in the three northern Divisions of Travancore. The converts made by the Romo-Syrian, Jacobite Syrian, Mar Thoma Syrian and Anglican Churches may also be classed along with the Syrians ; for, though racially distinct from the Syrian Christians, they seem to adopt in most cases the usages of the Syrian Christians. Inter-marriages also are not unknown between the Syrians and these new Christians.

22. GROUP II.—The Latin Christians of North Travancore are, as their name indicates, adherents of the Roman Catholic Church. They live mostly in the taluks of Parur and Shertallai. They consist of two sub-divisions:—

(1) The Anjoottikkars and

(2) The Ezhnoottikkars.

In their customary law of inheritance there seems to be a great approximation to that of the Syrians.

23. GROUP III.—The South Travancore Christians that form GROUP III, consist of Roman Catholics and the adherents of the L. M. S. as well as some who have joined the Salvation Army and the Luthern Mission. Their vernacular is Tamil and they live largely in the Taluks of Thovala, Agastiswaram, Eraniel, Kalkulam, Vilavancode, Neyyattinkara and Trivandrum. In a general way, they may be said to follow the rules of succession recognized by the Mithakshara School of Hindu Law with very considerable modifications.

24. GROUP IV.—These Christians live mostly in Karunagapally, Quilon, Chirayinkil and Trivandrum. Their vernacular is Malayalam. They are adherents of the Roman Catholic Church. Their usages in the matter of inheritance are to a certain extent in accord with the principles of the Indian Succession Act.

25. GROUPS V and VI consist of the Arasars and Bharathars, respectively. These people live near the sea-coast in the Quilon taluk and in the Taluks south of Quilon. Their principal occupation is trade in fish. The Arasars seem to resemble the Latin Christians of Central Travancore in their customary law of inheritance. About the Bharathars or Paravas, it is difficult to say what their customary law is. The few Bharatha witnesses that appeared before the Committee stated that they follow the rules of Hindu Law. But there is evidence to show that this statement is not quite correct.

26. GROUP VII.—The Caste Christians form a small body. They are descendants of converts from the Vellala caste. They live mostly in the southern taluks of the State. Their vernacular is Tamil. They appear to have emigrated from the East Coast. They are nearly all Roman Catholics by religion.

27. GROUP VIII.—These live in Quilon, Chirayankil, Nedumangad, Kottarakkara and Pathanapuram and in North Travancore. Their vernacular is Malayalam. They are not very numerous. The bulk of them belong to the Anglican Church and the rest are adherents of the L. M. S. In the case of these also it is difficult to say even roughly what rules of inheritance they follow. In Quilon their usages seem to resemble to a certain extent those of the Central Travancore Latin Christians.

28. GROUP IX.—The Marumakkathayam Christians live in the taluk of Neyyattinkara. The bulk of them are converts from the Ezhava caste while the others belonged to the washerman caste. At present both these are adherents of the Roman Catholic Church.

29. We propose, in this report, to examine the customary law which now obtains among the various groups enumerated above. We shall next discuss whether any legislative action is desirable and necessary. We shall then proceed to suggest the lines on which legislation should be attempted, if such a course is adopted. Finally, certain tabular statements will be appended to show the general trend of the evidence recorded by the Committee.

CHAPTER II.

The Syrian Christians.—General.

30. The term 'Syrian Christians', though not capable of being defined with any legal precision, is a very convenient expression for ordinary purposes. It is true that there are numerous individuals and families who claim to be regarded as Syrians or Nazranees, but whose claim will not be recognised generally. But th[illegible] form only a small minority. In the case of the vast majority, however, there is [illegible] such dispute. We shall have occasion to refer to this matter more fully at a later stag[illegible] For the present it is enough to say that, except where legal precision is needed, the expression 'Syrian Christian' is, for all practical purposes, a very convenient designation.

31. The Syrian Christians or Nazranees form the most numerous, influential and the best educated section of the Christians in this State. They number about five lakhs. From a religious stand-point, they do not form a homogeneous body. There are, among th[illegible] of nearly all divisions of the Eastern and Western Churches. There is a go[illegible]larity in their physical features and in their social customs and habits. Th[illegible] these religions frequently inter marry.

[illegible] well known that there has been on the Malabar Coast a large body of Chr[illegible]uries of the Christian Era. The Syrians themselves and ma[illegible]hat this early Malabar Church was founded by St. Thomas wh[illegible]les of Jesus Christ. Some other European scholars are not s[illegible] historically correct. They try to account for the hoary tradition [illegible] as well as in other parts of the world concerning the origin of the Malabar Church by saying that the Church on the west coast of India was established by Missionaries from the Church of Persia where St. Thomas is known to have laboured. It is not necessary for us to examine which of these versions of the origin of the Malabar Church is the true one. Suffice it to say that it is conceded on all hands that Christianity was planted on the Malabar Coast more than sixteen centuries ago. The tradition is that the early Malabar Christians were converted from Hindus of the highest caste. Their number was, on several occasions, swollen by the influx of Christians from Syria and the neighbouring countries. The early Syrian Christians do not seem to have been remarkable for their Missionary activity, the natural result being that their number was not increased by subsequent conversions from the Hindu community. For several centuries, these Christians seem to have been a united body, both socially and ecclesiastically. Their liturgy was in the Syriac language. It is, probably on account of this, that the Christians of Malabar who have always called themselves the "St. Thomas Christians," came to be known also as the Syrian Christians. It will thus be observed that the Syrian Christians were originally a body of people whose liturgy was in the Syriac language. Subsequently, for reasons which need not be discussed here, they became split up into a number of sections such as the Roman Catholic Syrians, the Jacobite Syrians, and the Mar Thoma Syrians. A considerable number of Syrians have joined the Anglican Church, while smaller numbers have joined the L. M. S., the Church of God, otherwise known as the Society of Brethren, the German Mission, the Salvation Army, &c. The people who now call themselves Syrian Christians claim to be descended from the old St. Thomas Christians.

33. It is well-known that there are no old writings to show what the laws of succession and inheritance among these people are. Some persons allege that the community has, from very ancient times, been following the Biblical Law. What they put forward as the Biblical Law consists of certain rules laid down by Moses for the guidance of the ancient Jews. These rules lie scattered in various parts of the Pentateuch or the Five Books of Moses. The first-born son was to get a double share of the father's wealth. (Deu. ch. 21, v. 17). To be the son of a concubine was no bar to inheritance. For a father to transfer the brith-right of the first-born contrary to the social usage is prohibited. (Deu. ch. 21, v. 15 to 17). There were some notable exceptions to this rule. But they are presented as examples of Divine election rather than human preference. When a man dies leaving no sons, his brother or other next of kin must marry his widow and her first-born son by this union became the heir of her previous husband. (Deu. ch. 25, v. 5, & 6).

At first daughters could not at all succeed to the inheritance. In the [illegible] of the daughters of Zelophehad, we see the introduction of a change; but it is to be [illegible] that this very case is associated with the provision that heiresses should marry only within their father's tribe. (Num. ch. 27, v. 1 to 11 and Num. ch. 36, v. 1 to 12). The order of succession as laid down in Num. ch. 27, v. 8 to 11 is that if a man died without male issue, the right of succession falls successively to his daughters, his brothers, his father's brothers and his next kinsmen thereafter. It will be conceded on all hands that (1) the right of the first-born son to inherit a double share, (2) the right of a concubine's son to inheritance and (3) the duty of a man to marry his child-less elder brother's widow and to [illegible] an heir for him are not at all recognised among the Syrians of Malabar. A daughter's right to inherit to her father is not taken away simply because she marries outside any specific family circle. In the order of succession, the names of the father, the mother, the sister and the wife are not mentioned. At least a majority of the Syrian Christians place the father before a brother and the others place him immediately after the brothers and sisters. The sister who is not one of the heirs enumerated in the Book of Numbers, is placed by the Syrian Christains immediately after the brother. With regard to the mother and the wife, it is recognised by all Syrians that they have at least the right for maintenance, if not for more, out of the deceased's estate. The Jewish religion tolerated polygamy and divorce. Polygamy is strictly prohibited among all classes of Christains, while divorce is absolutely unknown among the Christains of Travancore. It is absurd to suppose that the rules laid down for the guidance of the ancient Jewish community were [illegible] Christian community in Travancore. No body of Christians through[illegible] the Jewish rules of succession. It is too much to suppose t[illegible]athars, respectively. Thesciven four thousand years ago for the guidance of a primitive [illegible] Taluks south of Quil[illegible]ygamy and divorce were freely allowed are suitable for a Christian community [illegible] to resemble the Lg in the 20th century under totally different social conditions. Even the Jews themselves are not, at the present day, governed by the law of inheritance as laid down in the Book of Numbers. The Jews in Bombay, British Cochin and other parts of British India, are governed by the Indian Succession Act In Europe and America, they simply follow the laws of their respective countries

34. We have pointed out above that the ancestors of the Syrian Christians of the present day were at first a united and homogeneous body, both socially and ecclesiastically; and that their liturgy was in the Syriac tongue. It is admitted by scholars of all shades of opinion that the Jacobite Church flourished in Malabar at least since the 16th century. The Jacobites themselves and many others are of opinion that the St. Thomas Christians adopted the doctrines of the Jacobite Church from a much earlier period. For several centuries a large section of the Syrians have been adherents of that Church. Among the Syrians, it was a long recognised practice—almost altogether given up in these days—to have their disputes settled by the leading members of the various parishes including the Vicar. In important matters, the intervention of the Bishop or Metran also was sought. It is but natural that these ecclesiastical authorities should treat the recognised Canons of their Church as the standard of their decision.

35. The highest authority of the Jacobite Church, both in ecclesiastical and secular matters, is the "Nomo Canon" by Gregory Bar Hebraeus, who is known among the Malabar Syrians as Mar Gregorius Bar Hebraya The "Nomo Canon" is sometimes known as the "Hudaya Canon". Bar Hebraeus was a Maphriyana of the Jacobite Church and was the Catholicos of the East. He flourished between 1226 and 1286 A. D. The Encyclopaedia Britanica refers to him as one of the most learned and versatile men that Syria ever produced. It is said of him that "perhaps no more industrious compiler of knowledge ever lived". (*Vide* Encyclopaedia Britanica, 11th Edition, Vol. III, page 400). An edition of the Nomo Canon was issued from Paris in the original Syriac tongue in 1898. It contains forty chapters of which the 10th deals with the question of inheritance (pp. 172 to 186 of the Paris edition). A Malayalam translation of this chapter was published in the year 1908 by the Rev. Konattu Mathan Kattanar (a Malpan belonging to the Jacobite Church) in a monthly Magazine called the "Jeeva Nikshepam". (*Vide Jeeva Nikshepam*, Vol. V., pp. 10 to 26). As observed above, it is but natural that this Canon would have been very much relied on by the Jacobite Kattanars and Metrans for settling disputes among their flock. In the course of an article contributed to

the *Malabar Quarterly Review* for June 1902, the late Mr. P. J. Ittyera, B. A., a Sub-Judge in the Madras Presidency, refers to the Nomo Canon as follows :— "When we consider that in the early years, these divines administered not only ecclesiastical law, but most probably the civil law as well, we can conceive the bearing the book has on questions of civil rights. Some of its provisions have never been followed in Malabar ; a great many have become obsolete, and I am far from asserting that it is an infallible guide. What I do assert is that it has had some influence in shaping the existing rules and customs and that its relative position to them is some-what that of the Institutes of Manu to the Modern Hindu Law. (*Malabar Quarterly Review*, 1902, Vol. 1, page 119).

36. The main provisions of the Hudaya Canon are (1) that female heirs of any degree (such as, the daughter, the sister, the aunt &c.) take a half of what the male heirs of the corresponding degree (such as, the son, the brother, the uncle &c.) take, (2) that a child-less widow should take absolutely one-fourth of her deceased husband's estate, (3) that when there are children, the widow gets absolutely a share equal to $\frac{1}{8}$ of that of a son, (4) that the residue, after deducting from the estate of a child-less person, the share of the wife or the husband, must go to the father and mother in the ratio of 2:1 and (5) that when the deceased child-less person's father is not alive, his mother should get absolutely a share equal to that of a brother.

37. It may be pointed out that a daughter does not, under the Hindu Law, take an absolute estate in her father's property even when there are no sons. Whereas among the Syrian Christians, she has, at least for a century or so, been taking an absolute estate in whatever she gets by way of inheritance from her father. The practice of disposing of one's property by means of a will was unknown to the Hindu Law ; whereas among the Syrians, this right has been in existence at least to a certain extent for many centuries. According to the existing usage, the sister of a deceased childless Syrian Christian succeeds absolutely to his property when the deceased leaves no brothers. The Hindu Law does not recognise such a custom. These and other practices seem to have been borrowed from the Nomo Canon.

38. Another treatise that we have to notice is Alfonso Ligouri's celebrated work on Moral Theology. St. Ligouri was a great Italian scholar who flourished in the eighteenth century. About 40 years ago, *i. e.*, in 1871, he was declared by Pope Pius IX as one of the nineteen Doctors of the Church. In a recent judgment of the High Court, the following reference is made to this author :—" The authority of St. Ligouri's Theologia Moralis itself is undoubted and supreme in the Roman Catholic Church. For, St. Ligouri is a Doctor of the Church, that is, one who has not merely transmitted the teaching of the Church to others, but has taught the Church itself and whose doctrine has consequently been generally followed and authorised by the Church. His teaching is clothed with so high a degree of authority that it becomes a matter of grave doubt whether even a modified expression of dissent is now feasible without risk of censure so far as the Roman Catholic world is concerned." (A. S. Nos. 245 and 267 of 1085)

39. We need hardly point out that in any case Alfonso Ligouri cannot be regarded as an authority for those who are not members of the Catholic Church. The Jacobite Church flourished on the Malabar Coast long before St. Ligouri was even born. But as a matter of fact, even the Catholic Clergymen whom we have examined, repudiate the authority of Alfonso Ligouri in matters connected with the law of inheritance. Even the Catholic Bishops do not base their answers to the provisional questions upon St. Ligouri's book. According to St. Ligouri, a daughter is entitled to share equally with the son in her father's estate. Similarly, a sister is entitled to share equally with the brother in a deceased brother's estate. Neither the Latin Catholics in North Travancore, nor the Syro-Catholics are prepared to admit that these rules are followed by them. We have said enough to show that Alfonso Ligouri's book is no authority in matters connected with inheritance even among Catholics. We have, however, called attention to St. Ligouri's book in this connection on account of the prominence given to it in the Full Bench decision referred to above.

40. The next document that has to be referred to, is a Malayalam book of Canon purporting to have been published in 1857 by Mar Mathew Athanasius. In the famous Syrian Seminary case between the late Mar Dionysius and the late Mar Thomas Athanasius, a copy of this book was produced by the latter and filed on the opposite side as Exhibit A. In his preface to that book, Mar Mathew Athanasius says that it was a compilation from ancient writings and jottings and that those jottings were found "very much to agree with the ancient procedure (usage) of this community." In this book it is laid down that a man's daughters are entitled to be paid and are generally paid as *Streedhanam* the equivalent of a half of a son's share; that when a man has only a daughter by his first marriage, and several sons by the subsequent marriage, the first wife's daughter should be given a share equal to that of a son; that a child-less man's heir is his wife (she taking only a life interest); that a child-less woman's heir is her husband and that only after the deceased's widow's death will his other heirs become entitled to his estate. It need hardly be observed that these provisions differ considerably from those of Bar Hebrae's Canon. There is no justification, therefore, for saying that this book is simply an abstract of Bar Hebrae's Nomo Canon. On the contrary, the preface shows that its provisions were in accord with what Mar Mathew Athanasius believed to be the ancient usage of the Malabar Syrians. We are aware that the genuineness of this book was questioned in the Seminary case by Mar Dionysius. Even assuming that the book was brought into existence for the purpose of that litigation, it is unlikely that those who were responsible for that act would have introduced into it an incorrect account of the customary law of inheritance; for, the law of inheritance was not at all in dispute in that case. And neither side stood to gain or lose anything by putting down as the customary law of the community in matters of succession something quite contrary to its practice. It is admitted on all hands that the customary law of the present day varies in many respects from this Canon of 1857. The probable inference is either that the customary law has considerably changed since the compilation of that book or that the state of the law was, even at that time, vague and unsettled.

41. The next document that we have to refer to consists of the answers furnished by the late Most Rev. Mar Mathew Athanasius to the Sadar Court in reply to certain questions sent by that Court.

42. In his speech at the seventh session of the Sri Mulam Popular Assembly, the Very Rev. Iype Thoma Kattanar, who is a member of this Committee, said that "disputes regarding inheritance and succession among Christians arose first during the time Mr. Sadasivan Pillai was Chief Justice, that he framed about 60 questions on the subject and sent them to the Metropolitan, that the latter sent replies to these questions and that cases of dispute that came up to the Courts subsequently used to be decided in accordance to the spirit of the above replies" (Proceedings of the 7th session of the S. M. P. Assembly, page 38).

43. From the above, it is clear that disputes arose only about 50 years ago, that Mar Athanasius gave his answers soon after these disputes made themselves felt. If therefore, disputes arose only about 50 years ago, *i. e.*, about the year 1860, the probability is that Mar Athanasius' answers correctly reflected the customary usage that existed before disputes arose. Mar Athanasius' answers differ in many respects from the provisions of the Hudya Canon. For example, according to him, only the unmarried daughters have an interest in their fathers' property and that too only for *Streedhanam* which, he says, should be not less than half the value of a son's share. He does not admit the claim of the sister for anything when there are brothers. According to him, the childless widow retains possession of her husband's property during widowhood and in case she desires to remarry, she gets one-eighth of her husband's ancestral property and a larger fraction of his self-acquisitions. These statements are all different from the provisions of the Hudaya Canon. In the case of the father and the mother also, Mar Athanasius' answers do not agree with the Hudaya. We refer to these points of difference with a view to show that Mar Athanasius was not simply quoting from the ancient Canons of his Church.

44. Mar Athanasius, it may be observed, was a Syrian Metropolitan of extraordinary intelligence, ability and influence, and ruled over the entire Puthenkoor Syrians in

Travancore and Cochin for many years with the support of the Royal Proclamation. He had occasion to constantly tour about the country and to settle various disputes. The answers given by Mar Athanasius under the circumstances set forth above, are likely to reflect the customary usage of his day so far as they could be ascertained.

45. From the speech of the Very Rev. Iype Thoma Kattanar referred to above, it looks as if he was of opinion that Mar Athanasius was correctly mentioning the customs of his day. Mr. K. K. Kuruvilla, B. C. E., a retired Executive Engineer and a prominent member of the community, suggests in his answers to our provisional questions that Mar Athanasius should be accepted as a guide on the customary usage of those days. In fact, Mr. Kuruvilla's admiration for what he calls for the sake of convenience "the Athanasian Code" is so great that he has written to suggest "that the skeleton of the draft Bill must follow the Athanasian Code rather than the Indian Succession Act".

46. It is clear that in several respects, the present day usage of the community is different from what Mar Athanasius says. The only reasonable conclusion, therefore, is either (1) that Mar Athanasius was deliberately putting forward as the customary law of his people something, which he knew, was not the custom, or (2) that Mar Athanasius had neither the intelligence to understand nor the opportunity to come in contact with the customary usage of his day, or (3) that the law was, even then, unsettled, or (4) that he gave the customary law as it stood in his days but that it has since changed. The first and second alternative cannot, we think, be entertained for a moment. So we are constrained to admit either that the usages were wanting in uniformity or definiteness even in Mar Athanasius' time and that he was simply trying to put them together in as satisfactory a manner as he could, or that they have since changed in many respects. In either case, the present day usages cannot be regarded as sufficiently old, clear and settled. The more probable view seems to be that there was some vagueness and uncertainty even in the time of Mar Athanasius and that the same has since considerably increased owing to the progress of time.

47. Our attention has next to be directed to a treatise on the Syrian law of inheritance published in 1870 by the late Mr. R. Muthukrishna Naidu, who was for a long time the Tahsildar of Kottayam. The Full Bench judgment of the High Court alluded to above refers to this treatise with approval.

48. In his preface, Mr. Naidu observes as follows :—"The frequent opportunities I have had of studying the Syrian manners and customs, the discussions on various important points with learned Kattanars and others, and the occasional references made to the Syriac Canon have led me to undertake this compilation......................The usages and precedents of the Syrians have been allowed largely so as to invade the written law or, in other words, personal convenience has often been taken as law". The preface will show that Mr. Muthukrishna Naidu was, in writing his treatise, relying largely on the customs and usages of the community rather than upon the Syriac Canons though he examined them also in the hope that they would enable him to rightly appreciate the reason and spirit of the customs with which he came in contact. In a letter addressed to Mr. Naidu by Mar Mathew Athanasius, and published as an introduction to the former's treatise, he says as follows :—"I have carefully looked into the manuscript and have corrected and revised some of the obsolete laws chiefly in matters connected with marriage and affiliation *as well as those parts which were irrelevant and inapplicable to the Syrians of Malabar*". From the above, it will be seen that Mr. Naidu's treatise is likely to contain a correct account of the customary law so far as Mar Athanasius could judge. In most respects, the principles laid down in this book are in accord with the answers given by Mar Athanasius. But as a matter of fact, the authority of this book, though supported by the *imprimatur* of Mar Athanasius is challenged. Here also, the probable inference is that the customary law was vague and unsettled even in 1870 and has become more vague and unsettled in the succeeding decades.

49. About 24 years after the publication of Mr. Naidu's book, *i. e.*, in 1894, one of ourselves (*viz.*, the President) published a small pamphlet on the subject. The burden of that publication is *that on many points and especially with regard to the rights of women and relatives of the half-blood, there is no definite and settled custom* and that

before the then existing state of confusion became worse, the Government should be approached with a request for the appointment of a Commission to collect evidence with a view to ultimate legislation.

50. In the course of his article on Bar Hebraeus, the late Mr. P. J. Ittyerah observed as follows :—"It is the fact that during the last two or three decades we have been rising in importance and wealth which has made the inconvenience of the absence of a settled law to be felt. *At present, there is no doubt, things are managed in an unsatisfactory manner. The rich and the powerful are having their own way in all matters.* The Courts have to decide the disputed questions on evidence as to the custom followed by the community and *it is no difficult matter for the rich to make customs by evidence. The weaker side thus invariably goes to the wall*". (*Malabar Quarterly Review*, 1902, Vol. 1, pp. 116 and 117).

51. On the 3rd of May 1910, the first session of the Travancore and Cochin Christain Congress was held at Kottayam. On that occasion, Mr. A. Philipose, M. A., B. L., a leading Syrian Christian Vakil, read a paper on "the necessity for a Regulation concerning the law of succession and inheritance among the Christains of Travancore and Cochin". This paper is published *in extenso* in the proceedings of the Congress edited by Mr. T. P. Eapen Mappilai, pages 33 to 35. At page 35, Mr. Philipose says that there is considerable vagueness and uncertainty in determining the heirs of a Travancore Christain dying childless. At page 45, he further observes *that in his opinion the litigants have not been able to adduce proper evidence as to the customary law for the simple reason that there is no uniform usage obtaining among the Syrians*. Dr. Poonen, in the course of his Presidential Address at the second session of the Travancore and Cochin Christian Congress held on the 3rd May 1911, said "that *the absence of a settled law of inheritance* is to-day a fertile source of litigation among Syrian Christians".

52. At successive sessions of the Sri Mulam Popular Assembly, the representatives of the people prayed for the enactment of a law of succession among Christians on the ground that the usage now obtaining among the community is vague and unsettled.

53. At the 3rd session of the Sri Mulam Popular Assembly, Mr. C. P. Thomas, B. A., L. T., who was the representative of the Travancore and Cochin Christian Association, said "that the present condition of the law of inheritance applicable to the Christian community in Travancore was of *the most unsettled kind* and it was high time that steps were taken to place it on a sound and permanent basis". (*Vide* the Proceedings of the 3rd S. M. P. Assembly, page 56). At the 6th session of the S. M. P. Assembly, Mr. Ithup Thommen (Member, Changanacherry taluk) complained that *there was no definite law as to the rights of women in the matter of inheritance and succession.*

54. At the 7th session, Mr. K. M. Mathulla Mappillai (Nominated Member), the Editor of the *Malayala Manorama*, spoke as follows :—"The large volume of litigation due to *the absence of a recognised system of inheritance* and the consequent waste of money, which such litigation meant to the Christians was the cause of the subject being repeatedly brought to the notice of Government by many a Christian member. *The customs obtaining among the Christians in the matter were varied and they were often conflicting*. The Syrian Christians were the most ancient community among the Christians of Travancore and the uniformity of the customs among them has been *disorganised by the progress of time and the growth of the various sub-sects among them*......... *It was easy to adduce evidence in favour of any and everyone of the numerous customs prevailing among the different sections of the Native Christians*. The Judges often found it difficult to decide between conflicting evidence brought to light by both the contending parties in a case".

55. On the same occassion, Mr. Varkky Kora (Member, Ettumanoor taluk) represented that there was now *a feeling of uncertainty* regarding inheritance. Mr. Kora Varkky, (Member, Kottayam Trading Classes) pointed out that the *uncertainty in the matter of inheritance and succession* was enough to ruin the community. (*Vide* Proceedings of the S. M. P. Assembly, 7th session, pp. 37, 38 and 39).

56. In the course of a speech made by Dewan Bahadur K. Krishnaswami Row, a former Chief Justice of the Travancore High Court, at a meeting of the Legislative Council held on the 14th October 1891, he observed that "it is a notorious fact that the Christian communities of Travancore have no statutory or written law of inheritance and that there are no precedents on the question raised". (Supplement to the Government Gazette dated the 3rd November 1891).

57. Lastly, the following decisions of the High Court will show that almost every-one of the Judges who have sat in it within the last 45 years have been complaining that there is no settled law among the Christians.

58. (1) In A. S. 99 of 1042, Messrs. Sadasivan Pillai, Kohlhoff and Krishna Iyer said as follows :—"We must make allowance for the somewhat doubtful state of the law in regard to questions of inheritance applicable to these and similar classes of people not forming the Hindu part of the population".

59. (2) In A. S 174 of 1055, Dr. Ormsby observed as follows :—"It is much to be regretted that there is no authoritative treatise on the customs prevailing among the members of the Syrian Church".

60. (3) In XI T. L. R. page 116, Krishnaswami Row, C. J. and Kunhiraman Nair, J. say as follows :—"*The unsatisfactory state of the law* relating to Native Christians including Syrians residing in this State has often been remarked by the courts and here we can only act upon such materials as are produced by the parties to prove the nature of the law applicable to them".

61. (4) Again, in XII T. L. R. page 124, Krishnaswami Row, C. J. and Kunhiraman Nair and Coshy JJ, say thus:—"The oral evidence is unsatisfactory and inconclusive. We must confess that the *very unsatisfactory state of the law* in this State in respect to the succession of property among Christians make it difficult for us to prescribe any rule for the future guidance of the courts. It is the duty of the Legislature to remove the difficulty and we would suggest the passing of an enactment on the lines of the Succession Act in force in British India with such alterations as may be considered necessary to give effect to well-established usages which are recognised by the community". The parties in this suit were Romo-Syrians. A number of the leading clergymen appear to have been examined by the parties. That community had no Indian Bishops at that time.

62. (5) In S. A. 66 of 1067, Kunhiraman Nair and Sitharama Iyer JJ, observe as follows :—"It must be confessed that the law relating to the inheritance, devolution and management of property of Syrian Christian families in this State is not in a very satisfactory state".

63. (6) In another case, Venkobachariar, C. J. and Govinda Pillai, J. say that "the parties are Syrian Christians and *seem to have no settled personal law* governing the succession to and the devolution of their property". (XIV T L. R. Appendix, page 15).

64. (7) In XVII T. L. R page 95, Dewan Bahadur Venkobachariar, C. J. and Kunhiraman Nair, J., complained "*that there is no personal law of a settled kind* governing the succession to and devolution of the properties of Syrian Christians has often been remarked upon and the necessity for legislation has also been pointed out It is the community probably more than the legislature that has to be blamed for what may be termed its "masterly inactivity" in this respect. As regards the custom or usage, the District Munsiff took all available evidence.................As it is, it is vague and inconclusive and it cannot and does not afford as a reasonable basis for any decision in one way or another". We may observe that in this case several Metrans and others were examined.

65. (8) Again, Dewan Bahadur Venkobachariar, C. J. and Hunt, J., remarked in another case as follows :—"The parties are Syrian Christians and it has been pointed out in many cases that they have no settled personal law governing the succession to and devolution of their properties, but only customary law which is very vague and indefinite, each section and sometimes, each family claim to have its own customary law

administered. Legislation would seem to be the only remedy for the removal of these difficulties and the community would do well to agitate in the matter". (XVII T. L. R. page 46).

66. (9) In XIX T. L. R. page 105, Venkatachariar, C. J. and Hunt, J., lament that "among the Syrian Christians, no doubt, the evidence of any usage or custom is, on the whole, vague and inconclusive. This is probably owing to the number of schismatic bodies into which they are divided". This diagnosis of the Judges anticipates the language used by Mr. Mathulla Mappillai at the 7th session of the Sri Mulam Popular Assembly.

67. (10) In XXII T. L. R. page 192, Govinda Pillai, J. with the concurrence of Sadasiva Iyer, C. J., says as follows :—"It can hardly be said that there exists a specific rule on the point in dispute and therefore we are bound to enquire what would be the proper rule according to justice, equity, and good conscience".

68. (11) In XXIII T. L. R. page 84, Mr. Justice Hunt, with the concurrence of Mr. Justice Govinda Pillai, makes the following observations :—"On the whole, the oral evidence is most unsatisfactory and inconclusive. *The same vague evidence of an alleged custom placed before so many tribunals in this State and complained of in every judgment in which the courts were called upon to weigh evidence is here present. Some witnesses declaim in favour of their own particular side, others know nothing about the custom which they are called upon to prove and others know too much.* We hold that the custom sought to be established has not been made out".

69. It would be wearisome if we go on multiplying such quotations from other Judgments of the High Court or from those of the subordinate courts. Suffice it to say that whenever disputes concerning customary law arose, the Judges who had, from time to time, to administer the law felt quite perplexed; that again and again they lamented the absence of statutory law and the hopelessly contradictory evidence of customary law placed before them; that they repeatedly recommended to the legislature to pass a succession law as the only remedy for the removal of their difficulties and that, in their utter despair, they rebuked the community for its "masterly inactivity" and at last suggested that the community would do well to agitate in the matter.

70. It will be seen from the above that neither the Mosaic Law nor the Hudaya Canon, nor Alfonso Ligouri's Moral Theology is accepted as an authority among the Syrian Christians of Travancore. Mar Athanasius' answers which were elicited with the object of serving as a guide to the Syrian law of inheritance and Mr. Muthukrishna Naidu's book written with the same object nearly half a century ago are also repudiated. All persons who had occasion to speak or write on the subject have complained that the law of inheritance is exceedingly vague and unsettled. A number of talented, and experienced Judges who have long been in the country have been repeatedly pointing out that there is no settled law of inheritance among the Syrian Christians.

71. After all this, it ought not to be necessary to adduce any further evidence to prove that the rules of succession and inheritance are vague and unsettled. We may, however, observe that the vast majority of the witnesses who gave their evidence before the Committee, and also one of the Syrian Metropolitans who have written to us, give expression to the same complaint. We shall, later on, have occasion to refer in detail to most of the doubtful points. At this stage we shall simply satisfy ourselves by mentioning the names of about a score of gentlemen who have either written to us or deposed before us stating that the customary law, as it now stands, is vague and unsettled.

Catholics.

(1) The Rev. Fr. K. J. Abraham, Vicar, Kumbalangad Church.
(2) Mr. Parayil Varkki Avira Tharakan, Shertallai.
(3) Mr. E. J. Cheriyan Kunjoo, Vakil, District Munsiff's Court, Alleppey.
(4) The Rev. Fr. George Karukakkalam, Vellyanad, Changanacherry.
(5) Mr. C. A. Nidiry, District Court Vakil, Alleppey.
(6) Mr. P. Joseph Panapallil, Vakil, District Munsiff's Court, Alleppey.

Jacobites.

(1) Mr. C. Abraham, High Court Vakil, Quilon.
(2) Mr. George Abraham, retired Anchal Superintendent, Cochin State, Parur.
(3) Mr. T. C. Cheriyan, retired Huzur Sheristadar, Cochin State, Kottayam.
(4) Rev. Fr. Geevarghese, M. A., Principal, M. D. Seminary, Kottayam.
(5) Mr. E. J. John, B. A., B. L., High Court Vakil, Trivandrum.
(6) Mr. K. K. Kuruvilla, B. C. E., retired Executive Engineer.
(7) The Rev. Konattu Mathan Kattanar, Muvattupuzha.

Mar Thoma Christians.

(1) Mr. K. C. Joseph, B. A., retired District Munsiff.
(2) The Rev. C. P. Philipose Kaseesa, Secretary to the Mar Thoma Syrian Christian Evangelistic Association.
(3) The Very Rev. Thomas Kattanar, Junior Vicar General.
(4) Rao Bahadur G. T. Varghese, B. A., Deputy Collector, Calicut.
(5) Mr. J. Varghese, Sheristadar, District Court, Trivandrum.
(6) Mr. P. J. Varghese, B. A., B. L., Second Judge, Trivandrum.
(7) Mr. George Zachariah, B. A., Municipal Secretary, Calicut.

Anglicans.

(1) Mr. K. Chandy, B. A., Deputy Commissioner, Mysore.
(2) The Rev. E. V. John, Bishop's Chaplain, Kottayam.
(3) The Rev. T. K. Joseph, Diocesan Missioner, Mavelikara.
(4) Mr. John Kurian, B. A., B. C. E., B. M. I., Executive Engineer, Nagercoil.
(5) Mr. P. M. Varkki, retired Anchal Superintendent, Kottayam.

72. Some of the above witnesses, for example, Mr. K. K. Kuruvilla and others say that the vagueness is confined to a few matters; another set of witnesses, *e. g.*, Rao Bahadur G. T. Varghese, Mr. J. Varghese and Mr. C. A. Nidiry go the length of saying that on almost all points the usage is vague and unsettled. While a third set [illegible] The Rev. Konattu Mathan Malpan and others say that the custom has been changing from time to time, and varies in different places. It will be a very easy matter to mention the names of several hundreds of witnesses including leading clergymen, experienced vakils, wealthy land-holders, judicial officers and people who hold high appointments in Government service, or in other words, of a large body of respectable Syrians representative of all sections, nay, even of nearly every village who say that the customary law is vague and unsettled. Considering all this, Dewan Bahadur T. Sadasiva Iyer, a former Chief Justice of the Travancore High Court, seems to have been fully justified when he said that "*the community seems not to know its own mind definitely*".

73. We have however to observe that a minority of the lay witnesses and most of the Indian Bishops are of opinion that the customary law of inheritance obtaining among the Syrian Christians has always been clear and settled. But unfortunately, these witnesses do not agree with one another on all points. The answers given by the Bishops do not, in several respects, agree with the views of the leading members belonging to their respective communities. Again, most of these witnesses admit that whenever cases of disputed succession arose, the courts have almost always given decisions against the customs set up by them. They suggest that such wrong decisions were given because the parties were not able to adduce satisfactory evidence as to the custom. Surely if the customary law is clear and settled, it is too much to be told that in every case the parties found it difficult to prove the same and that in all these cases, experienced Judges took erroneous views about the custom, even though, in several of these cases, Metrans, Vicars-General, Bishops' Councillors, aged clergymen, experienced vakils, Munsiffs and Judges, high Government officials and influential private individuals were examined. Such a theory cannot be accepted.*

* We have discussed this question at considerable length because a minority of the witnesses, for whom we have the greatest respect, insist upon maintaining that the customary law of inheritance obtaining among the Syrian Christians is all clear, definite, and settled. All that we need say is that there is an unfortunate difference of opinion on the question which is not at all apparent to us.

74. Thus, the conclusion that we arrive at is that in many respects there is no distinct and well defined law of inheritance obtaining among the Syrian Christians of Travancore and that the uncertainties referred to above are mostly in regard to the rights of females. In fact, Mr. Mathulla Mappillai seems to have hit the nail on the head when he said at the 7th session of the Sri Mulam Popular Assembly that the uniformity of the customs among the Syrian Christians has been disorganised by the progress of time

75. This state of uncertainty is not confined to Travancore. We have come across several instances where the Chief Court of Cochin has also complained about the want of a definite law governing succession among Syrian Christians. In some cases *e. g.* in A. S. 132 of 1054 and A. S. 59 of 1055, the Chief Court of Cochin applied the Indian Succession Act to Syrian Christians. Sometimes that Court declines to follow the principles of the Indian Succession Act. Such a complaint has not been heard concerning the Syrian Christians living in British Malabar, the reason being that the Indian Succession Act (Act X of 1865) governs the law of succession among them.

76. Before concluding this chapter we propose to give a few instances in illustration of the statement that the customs of the community have been changing with the progress of time.

77. (*a*) It is now a well-known rule among Syrian Christians that the daughters of an Intestate should succeed to his property in preference to the Intestate's brothers and other collaterals. This was not the ancient practice among the community. Even a hundred years ago this does not appear to have been a universal practice. The 20th Decree promulgated by the Synod of Diamper (Session IX) condemns as unreasonable the custom then obtaining among the Syrians whereby the distant male collaterals of an Intestate take his estate in preference to his daughters even though they were unmarried. The Decree says that as a result of this practice "great numbers of the daughters perish and others ruin themselves for want of necessaries, there being no regard had to daughters any more than if their parents were under no obligation to provide for them; all which being very unreasonable the Synod doth decree and declare the custom to be unjust". (*Vide* Hough's Christianity in India, Vol II, page 680). It may be observed that though the rule that the daughters exclude the Intestate's brother may now be taken as a settled principle, its validity was repeatedly challenged by litigants even as recently as the year 1070. (S. A. 410 of 1070).

78. (*b*) In former days, a Syrian Christian had not, according to Mar Athanasius, the right to convey his ancestral property on outright sale without the consent of his heirs. (*Vide* answer to the 23rd question). In dismissing a suit instituted by the younger sons of a Syrian Christian to set aside a sale deed by the latter and his eldest son, the Sadar Court (Kohlhoff and Vedadrisadasa Mudaliar JJ.) make the following observations :— "No doubt the general Hookoomnama formerly issued to the Public Notaries gave rise to the practice among the Syrian Christians that when an individual wished to sell a property he got his son or some other heir, in the absence of a son, to give his consent to the sale. *But looking into the common practice which governs all Christians*, we think a father is at liberty to make a sale without the consent of any of his heirs." (Govinda Pillai's Select Decisions of the Sadar Court. Part I, p. 53 & 54).

79. It will be observed

(1) that in that very case, the executant made his eldest son to join him in the execution of the sale deed,

(2) that such a practice obtained among the Syrian Christians at least from the time that Public Notaries came to be appointed, and

(3) that the Sadar Court justified its decision to over rule the practice which, according to the Judges themselves, existed among the Syrians by a reference to the *common practice which generally governs all Christians*. It need hardly be observed that the head of a Hindu family or Marumakkathayam Tarwad is not competent to sell ancestral property without the consent of the junior members. The probability is that

this practice obtained among the Syrians also from early times and not merely after the appointment of Public Notaries. Public Notaries seem to have been appointed about the year 1000 M. E. In any case, therefore, the practice referred to in the Sadar Court Judgment, existed long before Mar Athanasius gave his answers in about 1040. (In the face of the above, it is, to say the least, strange that some of the leading vakils and other witnesses examined at Tirnvella, came forward to say that in giving his answer to question No. 23, Mar Athanasius was not correctly setting forth any actually existing custom.)

80. It will, therefore, be seen that it was because a European Judge (Mr. Kohlhoff) and his colleague looked to the common practice which governs *all Christians* that the Sadar Court was able to declare that a Syrian Christian father has the absolute right to dispose of his ancestral property without the consent of his sons. Now, everybody clings to that right and supports it by saying that there never was a time when such a right was not possessed. Certainly, no one is likely to deprive the Syrian Christians of this useful privilege simply because it is found that it was obtained only less than half a century ago and as the result of a piece of judge-made law.

81. (*a*). It was observed in para 37 above, that the right to dispose of one's property by means of a testament which is to take effect after one's death has been in existence among the Syrian Christians for several centuries, and that such a practice not being recognised under the Hindu Law, the probability is that its existence among the Syrians may be traced to the influence of Bar Hebraeus. The Jurists of neither the Eastern nor the Western Churches recognise the right of a person to absolutely disinherit any of his heirs by means of a will. In his answer to the questions of the Sadar Court, Mar Athanasius stated that a person is not at liberty to bequeath his ancestral property to anybody other than his heirs. (*Vide* answer to the 28th question).

82. Bar Hebraeus treats of wills in Chapter IX of his Nomo Canon. In verse 1 he lays down that ordinarily a man is at liberty to dispose of only one-third of his property as he likes. Even when his children are rebellious towards him, he is not at liberty to completely disinherit them. A perusal of the 20th Decree (Session IX) of the Synod of Diamper suggests the inference that there obtained at that time among the Syrians a practice whereby a father was at liberty to dispose of only one-third of his property by will.

83. The unrestricted right to dispose of one's entire property by means of a will, is even now recognised only in England and America. Even in England, this was not the law in very early times. (See Eyre Lloyd's Succession Laws of Christian Countries, Chapter II).

84. The question of the competency of a Syrian Christian father to make a will with regard to his ancestral property, without the consent of his sons, arose in Travancore about 35 years ago. (I, T. L. R. page 90). In that case, Ramachandra Iyer, C. J. maintained the father's right relying solely on Mr. Kohlhoff's decision referred to above. Mr. Justice Ormsby had "no hesitation in saying that the evidence on record was practically worthless and such as it would be unsafe to act upon." Yet he goes on "to think that in the case of the members of the Christian Church of such remote antiquity as the Church of St. Thomas, we must hold that a will properly attested and proved must be given effect to. A very much stronger case is reported among the decisions of the Sadar Court where it was held that a Mukkuva converted to Christianity might dispose of his property by will." Apparently the argument is that if recent converts to Christianity are at liberty to dispose of their property by will why not the Syrians who have been Christians for many centuries? Surely, there is not necessarily any connection between Christianity and the right to make wills. Nor is there any justification for inferring that the Syrian Christians must have the right to dispose of the property by will, because such a practice exists among the Mukkuva converts to Christianity. At the same time, it has to be borne in mind that but for the inference drawn by Mr. Ramachandra Iyer and Dr. Ormsby the valuable right to make wills with respect to the whole of one's property—ancestral as well as self-acquired—may not have been conceded to the Syrian Christians even to-day.

85. Seeing that at that time the right to make wills was not recognised in this State in the case of Hindus, that neither the Hudaya Canon nor the Latin Church recognised the unrestricted right to make wills and in view of the fact that according to Mar Athanasius such a custom did not exist among the Syrians, it is to our mind, quite clear that Mr. Ramachandra Iyer and Dr. Ormsby were introducing among the Syrians a new principle borrowed from the English Law.

86. So far as we have been able to ascertain, the vast majority of the community tenaciously cling to this right. The witnesses say that such a right is absolutely necessary to ensure that the sons always behave dutifully towards their fathers. One of the witnesses, when questioned on the point, stated that unless such power is given to the fathers the children will obey them only to the same extent and in the same manner as they now obey their mothers. (Is not this, by the way, a strong argument for providing that the widow of a man who has children should also be given some property over which she should have absolute control?)

87. Some of the witnesses examined by us are ready to support this practice on the ground that it is as old as Christianity itself in the land. The argument in favour of recognising this right will certainly lose none of its force by our acknowledging that the community got the absolute and unfettered liberty to will away one's property—whether ancestral or self-acquired—as the result of decisions given by the courts after due consideration of the practice obtaining among Christians of other races and inhabiting other lands such as, England and America.

88. (*d*) Another instance of change due to the progress of time is with regard to the rights of a man's children by different marriages. In Mar Athanasius' Canon of 1857, it is said that a daughter who is the only issue by the first wife should be given a share equal to that of a son by a subsequent marriage. (Chapter XV, verse 8). In para 52 of Mr. Muthukrishna Naidu's book, it is said that, according to the custom, among the Syrians of Travancore and Cochin, the children by the first marriage take a larger share than those by subsequent marriages. Mar Ivanios, a venerable Jacobite prelate, makes a similar observation in his memorandum. Such a provision is not to be found in the Hudaya Canon. It is therefore clear that Mar Athanasius' Canon, Mr. Muthukrishna Naidu's book and Mar Ivanios' pamphlet are not reproducing any of the provisions of the Hudaya. Very probably, such a custom is likely to have existed formerly at least in some parts of Travancore. The vast majority of the community now repudiate such a custom and say that there is no difference whatever between the children of the first and subsequent marriages in the matter of inheritance.

89. It is not necessary to give further illustrations. Suffice it to say that in a progressive community like that of the Syrians of Travancore, customary usage is found to vary in different places and to undergo changes as time advances. Any one who reads the decrees of the Synod of Diamper can have a fair idea concerning the social and intellectual life of the community at the close of the sixteenth century. If we compare the same with those of the present day, we cannot fail to be struck with the vast change that has taken place during the last three centuries. It will be an anachronism to suppose that the customary law of inheritance alone stood without any change. If it were so, that would, to quote the words of Rao Bahadur G. T. Varghese, "indicate that the community is unprogressive" and we agree with that gentleman when he indignantly and "most emphatically denies that the Syrian Christians of Travancore are an unprogressive community."

CHAPTER III.

The Syrian Christians:—The generally recognised rules of inheritance.

90. Before dealing with the points of doubt, we shall attempt to put together the few rules that seem to have undisputed authority among the Syrians. They are the following:—

i. In the matter of inheritance, there is no difference between movable and immovable property.

ii. Similarly, there is no difference between the property of a male and that of a female.

iii. There is no difference between an heir actually born at the time of the proprietor's death and one who was only conceived at that time but was subsequently born alive.

iv. The heirs in the descending line always exclude the heirs in the ascending or collateral lines.

v. Even collaterals, of any degree and their descendants have priority over ascendants of the same degree.

vi. Subject to the other rules enumerated in this chapter, the heirs of equal proximity to the last holder divide his property equally among themselves whenever they are of the same sex.

vii. The heirs of any degree and their descendants generally exclude heirs of a more remote degree.

viii. Among heirs of the same degree and related to the proprietor on the same side, (that is, on the father's side or the mother's side) and related to him in the same way, (that is, whether by the full-blood or by the half-blood) the male heirs always absolutely exclude the female heirs except perhaps, when the heirs are in the descending line. There is a general impression that in the latter case, the daughter or other female descendants have a claim for *Streedhanam.*

ix. The paternal heirs (*i. e.*, at least the paternal grand-father and his descendants) are always preferred to the maternal heirs.

x. If a son or daughter or brother or sister or uncle or aunt (whether of the full-blood or of the half-blood and whether on the paternal or maternal side) dies before an Intestate, his or her descendants will, on the Intestate's death, get that share in the deceased's property which he or she would have obtained if he or she were alive at the time of the proprietor's death.

xi. When a man dies leaving no children, but only grand-children, (whether only by sons or only by daughters) they take among themselves what their fathers (or mothers as the case may be) would have taken if they were alive at the time of the Intestate's death. In other words, an Intestate's property is, on his death, to be divided among his heirs *per stirpes* and *not per capita.*

91. With regard to rule X, we may observe that there have been a good deal of doubt and anxiety on this point till very recently. In A. S. No. 506 of 1052, it was held by the District Court of Alleppey that when a person dies leaving him surviving several daughters and a grand-daughter by a deceased son, the entire property goes to the daughters of the deceased in preference to the grand-daughter by the deceased son. In O. S. 156 of 1053, the same Court held that the entire property of a deceased person should go to his surviving son to the total exclusion of the daughter (the only child) of a deceased son. Similarly, the District Court of Quilon also held in A. S. 439 of 1060 that the descendants of a person who died in the life-time of his father are, on the latter's death, completely excluded by the surviving children. The Zilla Court of Quilon, however, seems to have held a contrary view in O. S. 618 of 1056. The law on this point has been set at rest by the High Court only about 20 years ago, when it was decided that the daughter by a son who predeceased the Intestate, is entitled to claim in her grand-father's estate, a share equal to that of the proprietor's surviving son. (R. A. Appeal No. 11 of 1066).

92. In the vast majority of intestate successions the above rules afford sufficient guidance to determine the legal rights of the various heirs. But when once a contingency arises that cannot be adequately disposed of by these rules, disputes will make themselves felt and unless the persons concerned are prepared to exhibit a large decree of forbearance, litigation will inevitably follow.

CHAPTER IV.

The Syrian Christians:—Doubtful points

1. *General.*

93. We proceed next to consider the points about which the customary law is vague and unsettled. In these instances, the uncertainty is not always due to the conflicting nature of the custom. Very often it is due to the fact that certain contingencies are, in their very nature, not likely to happen except in very rare circumstances. Any practice can be given the force of a valid custom only when the same has been followed a number of times and as a matter of right. We shall make ourselves clear by an illustration or two.

94. Take for example, the question whether the mother of a deceased person is entitled to any share along with that person's brothers or, if there are no brothers, along with the sisters. When the deceased leaves uterine brothers or sisters the matter is not likely to become contested. For, the surviving brothers or sisters are the children of the deceased's mother and there will ordinarily be no necessity for her to assert her claims for her share, if any. Under ordinary circumstances, contests are likely to occur only when the deceased and his surviving brothers are children of the same father by different mothers. In order therefore to come across a concrete instance of customary law on this point, a person who owns property must have died leaving no descendants or his father, but only his mother and his father's children by a previous marriage. Instances of this kind are, in their very nature, not likely to be common. In such cases, seeing that there is no universally acknowledged authority it will not be possible to say anything definitely about the customary law on the subject.

95. Again, none of the witnesses examined by us has been able to point out even a couple of examples to show how according to the customary law obtaining among the Syrian Christians, the property of a man who dies leaving him surviving no descendants whether of himself or of his father or of his paternal grandfather should go. When people speak positively as to the existence of a custom or law on these various points we can only regard their answers simply as signifying their own personal inclinations and nothing more.

96. As observed above, the uncertainty is mainly with regard to the female heirs. It should not, however, be supposed that there is no room for doubt in all cases when the heirs of a deceased person are all males. In a few instances, difficulties arise even in such cases.

2. *The Father.*

97. When a person dies leaving behind him neither his wife nor his children, but only his parents, brothers and sisters, there arises some doubt as to who should succeed to him. Under the Mosaic Law, the father is not the heir at all. In England, till the passing of the Inheritance Act of 1833, inheritance never went to an ancestor; collaterals, however, remote, of the person last seized, being preferred even to his father. In Scotland, the father comes in only after brothers and sisters. In A. S. No. 182 of 1039 (Review No. 7 of 1041) the Sadar Court remarked that in the absence of sons and daughters, a person's property should go to his brothers and their children, and in their absence, to the deceased's sisters and their children. It will be seen that the father is not mentioned as an heir at all. According to Mar Athanasius, the father seems to take a life interest in the entire property. (*Vide* answer to the 11th question). Mr. Muthukrishna Naidu also expresses the same opinion (para 62). According to Bar Hebraeus, parents exclude the brothers: as between themselves, the father takes two-thirds and the mother one-third of the deceased's property.

98. Mar Ivanios, a Jacobite prelate, says in his statement furnished to us, that in the absence of children, a man's property goes to his brothers. Another witness examined by us (Witness No. 869) who is a rich Romo-Syrian belonging to Ambalapuzha (aged 63) and paying a tax of over one hundred rupees, says that the father, the mother and the brothers take the deceased's property equally. A small proportion of the witnesses

say that the father of a deceased person is not, according to the existing custom, entitled to any share so long as the deceased leaves behind him brothers and sisters. Among these witnesses may be mentioned Mr. K. J. Kuriyan, B. A., B. L., (age 56, tax Rs. 150), who has been a High Court Vakil for over 25 years and Messrs. N. E. Varghese and A. K. Itty, two Munsiff's Court Vakils of 15 years' standing and witness No. 450, a native of Niranam, who is a land-holder paying a tax of Rs. 170 per annum. A few witnesses say that a father has a life-interest in his deceased son's property when the deceased has brothers. The majority of the witnesses, however, state that the father of a deceased person absolutely and completely excludes the latter's brothers. To sum up, the conclusion that we arrive at is that, though there is, by no means, anything like uniformity in the customary law as to the rights of deceased person's father, yet we think that the general sentiment of the community is that the father of a deceased childless person may be treated as his heir in preference to the deceased's brothers and sisters.

3 *Relatives of the Half-blood.*

99. The next point of doubt is where the only heirs are brothers of the half-blood as well as of the full-blood In England, formerly, a half-brother could never inherit. The admission of kinsmen of the half-blood into the chain of descent is an alteration made by the Inheritance Act of 1833. Even now kinsmen of the half-blood are postponed to the kinsmen in the same degree of the whole blood and their issue. In some of the States comprised in the United States of America, relatives of the half-blood take equally with those of the full-blood of the same degree.

100. On this point, the witnesses may be defined into three large groups. One group say that there is no difference between brothers of the full-blood and those of the half-blood on the father's side; while another group say that brothers of the full-blood completely exclude those of the half-blood. The third group, however, would have the brothers of the full-blood take a larger share than those of the half-blood. Here again, it will be found that the witnesses are not able to mention even a few instances in support of their statements. What therefore they put forward as the custom is, in this case also, merely their opinion.

101. Mar Athanasius and Mr. Muthukrishna Naidu are of opinion that there is no distinction between the two classes of brothers. Bar Hebraeus' Canon also is to the same effect. The Indian Succession Act follows the same rule.

102. There is no decision of the Travancore High Court directly in point. In the case reported in XII T. L. R., page 124, the competition was between a mother and a half-brother. The Royal Court gave the half-brother just what it would have given to the brother of the full-blood. Considering all this, we are of opinion that the customary law on the subject is not clear, but that, nevertheless, we shall not be far wrong in saying that there is a general inclination to treat the full-blood brother and the half-blood brother on the father's side as being entitled to share equally in the property left by their brother.

103. With regard to the half-brothers on the mother's side, all the witnesses agree in treating them only as maternal relatives and in postponing their right to that of the paternal relatives. The Indian Succession Act places them on the same footing as brothers of the full-blood. Bar Hebraeus, however, when allowing them to share along with brothers of the full-blood, gives them only a smaller share. However in this matter there is no doubt as to the customary law among the Syrians.

4. *Maternal Relatives.*

104. The next point of doubt is whether the maternal relatives of a deceased person will ever and, if so, at what stage come in as his heirs. It is admitted by all the witnesses that in the absence of one's own descendants, one's property descends to one's father or his descendants and that on their failure, one's grandfather and his descendants come in. Beyond this, everything is in doubt. No specific instances have been brought to our notice. One group of witnesses say that after the paternal grandfather the paternal great grandfather and his descendants come in. This also has to be treated merely as a matter of opinion. Another group of witnesses say that such cases being exceedingly rare, it is quite immaterial to which side inheritance goes. A third and larger

group think that the nearer maternal relatives may be allowed to come in after the the paternal grandfather and his descendants. If considerations of one's own affection are to be given much weight to, there is no reason why this last view should not be accepted. It is idle to contend that less affection is bestowed on one's step-brother on the mother's side than on remote descendants of one's paternal great grandfather. At any rate, we are not aware of any custom or judicial decision on the point.

5. The Widower.

105. The next instance of doubt in the case of male heirs is that of the widower. Some of the witnesses examined by us say that the widower has no interest in his late wife's property. The Most Rev. Mar Kurilos and some of the other prelates who have sent us written answers are also of this opinion. Mar Kurilos is a Jacobite Metropolitan and a native of Kanayanoor in Cochin. But the Rev. Konattu Mathan Kattanar, who is a Jacobite Malpan and a native of a village in North Travancore, not far from Kanayanoor, says that there is a custom according to which husbands of deceased childless heiresses take one-fourth of their deceased wife's estate. He quotes a few specific instances in support of his statement. The majority of the witnesses say that there is a usage to the effect that when a childless woman dies, her husband retains with him one-fourth of her dowry and returns only three-fourths of the same to her heirs. Mar Athanasius' Canon says that the husband is the wife's heir. On this point also, the usage is not uniform.

106. We are now in a position to discuss the rights of the female heirs, *viz.*, the daughter, the widow, the mother, the sister and the aunt.

6. The Daughter.

107. There is absolute unanimity among the witnesses as to the rights of the daughters of a deceased person when he leaves behind him neither any son, nor the descendants of any deceased son. It is agreed on all hands that in such cases, the Intestate's property is divided equally among the daughters to the exclusion of all other heirs in the ascending or collateral line.

108. We shall next consider the rights of a daughter co-existing with a son. There is very great unanimity of opinion that a daughter to whom dowry was paid by her father should, according to the customary law, be considered to have received her share in his estate. Naturally therefore, a daughter to whom *Streedhanam* was paid by her father has, under the customary law, no further claim upon his estate. The difficulty therefore arises only in the case of daughters for whom no dowry was fixed by their fathers.

109. In order to appreciate this difficulty, it is necessary to refer to some of the customs observed by the Syrians in connection with the marriage of their children. Whatever might have been the custom in ancient days, it is well-known that at least for about a century, the practice of early marriage has been in vogue among the Syrian Christians. Owing to the spread of education and the efforts of the Ecclesiastical Heads, the marriageable age of boys and girls has been gradually raised.

110. When a girl reaches what her guardian considers to be her marriageable age, he usually goes in search of a bridegroom. One of the important factors that go to make a proposal acceptable is the amount of the *Streedhanam* which the girl would bring. In the Geographical and Statistical Memoir of the Survey of Travancore and Cochin by Lieutenants Ward and Conner (1816-1820) it is stated that "the Syrian Christian bride must bring a dowry which formed an important preliminary in every connubial treaty" (Vol. I, Reprint of 1898, page 153). With the progress of time, this tendency to attach an undue importance to the amount of the dowry has unfortunately become more intensified than ever. It is not rare to come across instances where proposals of marriage have been broken off simply because the parties cannot agree as to the amount of the dowry. It is a common complaint that now-a-days exorbitant demands are made by the guardians of boys and that parents who desire to have their girls suitably married have to comply with these demands. The parents of educated boys seem to be the worst sinners in this respect.

111. In his presidential address delivered at the Second Session of the Travancore and Cochin Christian Congress, Dr. E. Poonen made the following remarks about the dowry system:—"It had, no doubt, its origin in the excellent conception that the daughter had a real share in the estate of her father. There can be nothing objectionable in this practice if the giving and the taking of dowry were confined to the settlement of the value of the bride's share in her parents' estate. But unfortunately, this has not been the case. The original conception has entirely been lost sight of. The dowry that is now being demanded by the bridegroom is out of all proportion to the value of the estate of the bride's father or the share of his sons, if he has any. The measure of the dowry in the merit or bargaining power of the bridegroom and not the means of the bride's parents. This often spells ruin to the bride's family and the male members of it. Worse than this is the lowering of the conception of the marriage itself, which ought to be one of love or choice But as it is, it is purely a mercantile transaction. The amount of the dowry settles every marriage. A girl however eligible has not the ghost of a chance of winning a husband unless a handsome dowry is paid down. No marriage is possible without it. In other cases, it is worse still. There marriage takes the form of an auction. If there is more than one party negotiating for a bridegroom, the latter is knocked down to the highest bidder. This is debasing".

112. The dowry consists of a grant of money and jewels and sometimes even of landed property to a girl in view of her marriage. The jewels are those usually worn by the girl herself. The money or landed property (where such is given) is delivered to the bridegroom's guardian, who becomes as it were a sort of trustee on behalf of the bride, the latter being ordinarily a minor, or at least, one who has not long ceased to be a minor. Very frequently this is not always all that a girl receives from her father's house. In connection with the birth of her first child, she is given a small supply of bell metal vessels besides some jewels for the new-born infant. Now-a-days there is a tendency here and there to accept cash in lieu of the latter articles. In the case of the poorer classes, the gifts in the shape of metal vessels and jewels for the infant are frequently omitted. But except in very rare cases dowry or *Streedhanam* is invariably paid.

113. The payment of dowry or *Streedhanam* is a well-recognised institution. The amount is announced in a formal manner either on the occasion of the marriage feast or at the time of the betrothal if such a function formally takes place. Now-a-days the payment of the dowry also takes place at least in the southern part of the country prior to the marriage itself. The idea at the bottom of this transaction seems to be that the settlement of the dowry is simply the fixing of the value of the bride's share in her father's property.

114. A fee of five to ten per cent on the amount announced in public is paid to the bride's parish church. This fee is known as Pasaram or tithe. The origin of this fee is not clear. The Decrees of the Synod of Diamper (1599) refer to this practice of paying tithe upon a girl's dowry. It is not likely to have been hit upon simply as a means of swelling the revenues of the church or the priests; for, in that case, there is no reason why the fee should always be levied by the bride's parish church. The more correct view seems to be to regard the Pasaram as originally a sort of voluntary offering made by a girl to her parish church on the occasion of her severing her connection with the same, with the object of becoming a member of her husband's parish. On receiving her share in the family property she makes to her parish church an offering in grateful remembrance of the care and attention bestowed by it in bringing her up in the paths of virtue and righteousness. In course of time, when it was found that people do not always voluntarily make a proper payment, its amount came to be determined by the church. No Pasaram is levied on the jewels, utensils &c. given in connection with the first child-birth which are to be regarded more as gifts rather than as part of the dowry.

115. From what is said above, it follows that the dowry system is a very strong circumstance to show that among the Syrian Christians the daughters have, from time immemorial, been treated as being entitled to some sort of share in their father's property. We are not aware that there has so long existed among any other class of people except perhaps the Nambudries any institution corresponding to the dowry system obtaining among the Syrians. The similarity between the custom of the Nambudries and that of the Syrian Christians in this matter is more apparent than real. For, among the Syrian

Christians it has been always held that the legal ownership of the *Streedhanam* vests in the bride and not in the husband and that on her death it descends to her heirs and not to her husband's heirs, (XVII T. L. R. page 46) whereas among the Nambudries, it has been held that the husband becomes the absolute owner of the so-called *Streedhanam* (XXV T. L. R. page 196).

116. In the following cases it has been held by the High Court that the dowry paid to a girl should be treated as a substitute for her share of the patrimony:—

(1) A. S. 314 of 1070.

(2) XVII T. L. R. page 46.

(3) XVIII T. L. R. page 8.

(4) XXII T. L. R. page 205.

(5) S. A. 267 of 1086.

117. The next question that has to be ascertained is the extent of an unmarried daughter's interest in her deceased father's property. According to Bar Hebraeus, a daughter must get from her parent's estate a half of what a son gets. Mar Athanasius' Canon of 1857, his answers to the Sadar Court, and Mr. Muthukrishna Naidu's treatise agree in asserting that according to the customary law of the Syrians, a daughter to whom no dowry is paid by her father in his life time, should be given as her marriage portion the value of a share equal to half that of a son. This is one of the two principal points on which alone all these authorities agree.

118. The witnesses examined by us say that now-a-days no such rate is fixed but that in the majority of cases, the dowry will be equal to or more than a half the value of a son's share and that only in very rich families will the dowry fall below a third or fourth of the value of a son's share.

119. Ordinarily, the bridegroom's father insists upon squeezing out as much money as possible from the bride's guardians. On the other hand, if left to himself, the bride's father will ordinarily try to pay as little as possible though, of course, he is often willing to loosen his purse strings or even subject himself to hardship if it is absolutely necessary to do so to secure a proper match for his girl. The result is that no one can now say what the extent of an orphaned girl's legal right in her father's estate is when she has a brother. Its extent depends practically upon the demands of the bridegroom's guardians and upon the attitude of her own guardians and not in any sense upon any known and definite principle. So long as the extent of a daughter's share or interest in her deceased intestate father's property is determined not by any definite principle but according to the obstinacy and avarice of other people, it cannot but be said that the customary law is vague with regard to the extent of an unmarried daughter's share or interest in her father's property.

120. Having shown that the existing custom as to the *extent* of an unmarried daughter's share is vague, we proceed next to point out that there is no definiteness about its *nature* also. The witnesses examined by us may be classed in four groups.

121. I. One set of witnesses say that they do not know whether a female to whom no dowry was paid or promised by her father has any legally enforcible right to realise any dowry from her father's estate. The following witnesses may be mentioned as the representatives of this group:—

1. Witness No. 518, Mr. K. I. Ippan, age 57, tax Rs. 200, a leading and influential member of the Jacobite Church and a Vakil of 32 years' standing (Thiruvella).

2. Witness No. 524, Mr. K. M. Mammen Mappulai, age 40, tax Rs. 50, a leading Vakil, practising in the Thiruvella Munsiff's Court.

3. Witness No. 519, Mr. John Eapen, age 38, a member of the Anglican Church and a leading Vakil of Thiruvella Munsiff's Court.

4. Witness No. 520, Mr. A. J. Varghese, a Vakil belonging to the Mar Thoma Church (a native of Kottarakara).

5. Witness No. 528, Mr. P. J. Kuriyan, a Vakil belonging to the Roman Catholic Church (a native of Changanacherry).

122. II. Another set say that according to the existing custom a daughter to whom no dowry was paid or promised by her father is practically at the mercy of her brothers who have only a moral obligation to see that they do not deal unfairly with their sister. They say that even when the brothers go through the entire ancestral estate as the result of their extravagance or immorality, their sister has practically no remedy whatever. The following witnesses may be mentioned as representatives of this group :—

1. Witness No. 172, Mr. E. J. John, B. A., B. L., High Court Vakil and a prominent member of the Jacobite Church (Thiruvella).

2. Witness No. 945, Mr. John Nidiry, B. A., B. L., a prominent member of the Roman Catholic Church (Kuravalangad).

3. Witness No. 925, Mr. K. M. Mathulla Mappilai, Manager of the "Malayala Manorama" and a prominent member of the Jacobite Church.

4. Witness No. 14, Mr. J. Varghese, age 55, a District Court Sheristadar and a leading member of the Mar Thoma Church (Chenganoor).

5. Witness No. 341, the Rev. C. P. Philipose Kaseesa, a prominent clergyman belonging to the Mar Thoma Church Ayroor).

6. Witness No. 364, the Very Rev. P. K. Thomas Kattanar, the Junior Vicar-General of the Mar Thoma Party (Elanthoor).

7. Witness No. 912, Mr. John Chandy, age 57, Superintendent, C. M. S. Press, Kottayam and a leading member of the Anglican Church.

123. III. A third class of witnesses say that according to the existing custom, a deceased person's sons are bound to give a reasonable dowry to their unmarried sisters. As to what is a reasonable dowry, the witnesses say that the same should be fixed after consideration of the amounts paid and received in the girl's family previously and in the neighbouring families of similar status. Since these amounts are likely to be varying, the probability is that no two people will agree as to what is the reasonable amount in any particular case.

124. IV. There is a fourth class of witnesses who say that an unmarried daughter is entitled to claim an amount equal to what her father paid as *Streedhadam* to the girl whom he last gave in marriage. This is highly unreasonable. For, it may often so happen that the estate left by the father may not be sufficient to enable his sons to make such a payment out of their father's estate to their unmarried sister.

125. The witnesses falling under groups 3 and 4 above, may be sub-divided into three sets. One set say that an unmarried daughter has only a personal remedy against her deceased father's male heirs or their representatives. If this is a correct view of the customary law then surely, the alleged right of unmarried daughters is very illusory. The second set of witnesses are of opinion that the claims of an unmarried daughter is a legal and valid charge upon the deceased person's estate and that till that claim is satisfied, the deceased proprietor's male heirs are not competent to alienate his property to the prejudice of the daughters. The third set consist of a few witnesses who very seriously say that, according to the existing custom, the unmarried daughters have a valid charge upon their deceased father's estate but that, at the same time, the deceased's sons have the right to alienate every bit of the father's property without the consent of their unmarried sisters. It requires more than ordinary intellectual agility to grasp how these contradictory principles can be entertained at one and the same time.

126. It may be observed that in each of the groups mentioned above, there are prominent members including clergymen as well as lay-men of the Catholic, Jacobite, Mar Thoma and Anglican Churches.

127. We next proceed to examine the case law on the subject.

128. (i) In A. S. No. 182 of 1039 (Review No. 7 of 1041) Messrs. Sadasiven Pillai, Kohlhoff, Vedadrisadasa Mudaliar and Krishna Iyer observed as follows:—"From papers lately collected regarding the law of descent among Native Christians on this Coast, we gather also that in an undivided Christian family, daughters are entitled to have portions or dowries given of *certain proportion* of the family estate while being married away".

The parties in this litigation were Latin Christians. We refer to this judgment in this connection simply because this judgment is referred to even by the Courts as an authority on the law of succession among Syrian Christians.

129. (ii) A. S. 99 of 1042 (Govinda Pillai's Select decisions of the Sadar Court, part 1, page 16). The Reporter's headnote to this says that one of the points decided was that "among the Syrian Christians daughters and those claiming through them are not heirs when there are sons". But the body of the judgment shows that the parties are Latin Christians. The judgment does not say whether any *Streedhanam* was paid to the daughters.

130 (iii) In the case reported in VI T. L. R. page 26, the Reporter's headnote says that "according to the customary law of the Romo-Syrians, daughters share equally with the sons in their father's property". In this case, it is said in the body of the judgment that the parties are Romo-Syrians. But on referring to the records of the original case, we find that the parties were Latin Christians living in Valiathurai in the Trivandrum Taluk.

131. (iv) In S. A. No. 180 of 1063, there is a remark that daughters and the widow have no right of inheritance when there are sons. But as matter of fact, this question did not arise upon the pleadings in that case. Neither the widow nor any of the daughters of a deceased person nor anybody claiming through them was a party in that litigation.

132. (v) In A. S No 314 of 1070, Kunhiraman Nair, and Sitarama Iyer, J J. say that "it is unnecessary to go into the question of the daughter's rights to share in the father's estate among Romo-Syrians. We leave that question open ".

133. (vi) The following observations will be found in S. A. 410 of 1070:—"In suits between sons and daughters of Syrians, it has been held by this Court that a daughter who has been married and received dowry on her marriage cannot claim to share her deceased father's estate with her brothers, and even this rule, we think, cannot be considered by any means an established rule" (Kunhiraman Nair and Coshy, J. J.).

134. (vii) In XXII T. L. R. page 205, Mr. Justice Hunt in delivering the judgment of the Full Bench observes as follows :—"*Prima facie*, every daughter among these communities is entitled to share equally with her brothers in her father's estate but not so where she has already received her dower or marriage portion ". Here also, the question did not directly arise.

135. (viii) In S. A. No. 267 of 1086, Their Honors Muthunayagom Pillai and Viraraghava Iyengar, J J. observed as follows :—"The current of rulings in this Court has established that among Syrians, and Romo-Syrians, daughters who have not received their *Streedhanam* as a substitute for a share of the patrimony, *have a share in their father's property*. The plaintiff, accordingly, is entitled to a share in all the family properties on payment of her share of the family debts. She has no specific charge on any particular family property for her share. In each and everyone of the properties she has a share till they are divided and it is only by partition that she can acquire exclusive rights in one or more properties in satisfaction of her claims as a sharer". This was a case where an unmarried daughter challenged a court-sale held in execution of a decree against her brother and sought to have her claim for a specific amount as *Streedhanam* charged on the particular item which formed the subject matter of the Court sale.

136. It is therefore clear beyond doubt that the customary law of the Syrians with regard to the right of the unmarried daughter is, as complained by the vast majority of the witnesses, quite vague and unsettled. Of course, the Courts have repeatedly held that she is entitled to a share. It has been observed above that the chances of securing a suitable match for a girl depends very much upon the dowry which the girl's guardians are prepared to offer. When a girl's father is himself searching for the bridegroom, his natural affection for his daughter often impels him to undergo any hardship for realising his object. It is however quite natural that a girl's brother or other guardians may not always be ready to spend as much as a father would have done with the object of

securing a suitable bridegroom for her. To the credit of the Syrian Christian Community, it may be observed that, after the father's death, the brothers often do not stint to give liberal dowries to their unmarried sisters with a view to get them suitably married.

137. At the same time it should not be supposed that all brothers act in this generous way. A considerable number of the witnesses examined by us say that they are aware of instances where the sons of a deceased person have not given a fair dowry to their sisters. We give a few examples. Witness No. 14, (Mr. J. Varghese, age 55, a District Court Sheristadar and a prominent member of the Mar Thoma Community) writes as follows :—" Generally, the brothers do not deal fairly with their sisters in the matter of fixing the amount of the dowry. The sisters are sensible of the wrongs done to them. They often complain to their friends and neighbours. In the face of the custom, they cannot seek redress ". Witness No. 265, (Mr. C. Abraham, age 50, a High Court Vakil of 20 years' standing and a prominent member of the Jacobite community) says that in his experience, there are more brothers who do not, in this matter treat their sisters properly than those who deal justly with them. Witness No. 849, (Mr. P. Joseph Panapallil, age 36, tax Rs. 300, a leading member of the Romo-Syrian section) says that, as a rule brothers try to give to their sisters as little as possible in the shape of dowry. Witness No. 897, (Mr. K. J. Kuriyan, B. A., B. L., age 50, tax Rs. 150, a High Court Vakil of 25 years' standing) says that he is aware of instances where the brothers have, with the object of effecting a saving, given their sisters in marriage to persons who are not considered suitable.

138. Though the evil has not become very widespread, it cannot be forgot that there are instances in different parts of the country to show that on a person's death his sons do not deal fairly with his daughters. Such instances, are as spoken to by the witnesses, likely to become more common in future. Of course, when the persons who have to pay the dowry happen to be the step-brothers or the children of a deceased brother, the chances of hardship are greater. If proper dowry is not paid, the girl may not get a suitable bridegroom and may, at times, have to accept an unsuitable match proposed by the brother. This means life-long misery. Witness No. 587, (Mrs. Ittyerah, the widow of the late Mr. P. J. Ittyerah, a Sub-Judge in British Malabar) says that she has known instances where orphaned girls had to accept unsatisfactory bridegrooms solely on account of their brothers' reluctance to pay a proper dowry. Witness No. 831, (Mr. George Abraham, retired Anchal Superintendent, Cochin State) is also aware of such instances.

139. When a fair *Streedhanam* is not paid by the brothers for their sister and the latter has consequently to put up with an unsuitable match, she, though conscious of the wrong inflicted upon her, quietly submits to her fate. This state of affairs must be put a stop to and steps taken to place the rights of the unmarried daughter beyond doubt. In doing so, we have to see that our law should be such that unmarried daughters should not be handicapped in maintaining themselves if they choose to remain unmarried, or in securing suitable husbands in case they choose to get married. Any community whose law is such as permanently places its orphaned and unmarried daughters solely at the mercy of their brothers will never be capable of rising high in the social scale.

140. A considerable mojority of the witnesses examined by us desire that the rights of the daughters who are not paid dowries by their father should be settled in such a way that the welfare of the girls should be safuguarded against the caprices of their brothers and that the community should be protected against the chances of increased litigation in coming years. This is all the more necessary when it is remembered that the old social sanctions are gradually losing their force and the fabric of the joint family system which has in some form or other been in existence among the community for many centuries has gradually crumbled to pieces.

141. From what has been said above, it is clear that the question whether an unmarried daughter has any legally recognised share or interest in her deceased father's property, is one of vital importance to the community at large. If the answer is that she has no right or interest whatever in her father's estate or that her right is so vague and indefinite that she cannot enforce the same without the greatest difficulty, or, in

other words, if the answer is that the unmarried daughters should be at the mercy of the brothers, then all that we can say is that the future welfare of the community is considerably endangered.

142. As the result of our investigation, we have no hesitation in suggesting that it is imperative to revert to the old state of affairs according to which, if Mar Athanasius is to be believed, unmarried daughters had a real and effective claim for a definite interest in their deceased father's property. The extent of that claim and the way in which the same may be enforced so as not to prejudice the interests of the male members and without doing violence to the sentiments of the community will be considered in a later chapter. (Chapter XIII).

7. The Widow.

143. The female heir whose right next invites attention is the widow. The legal status of the widow is more vague, unsettled and complex than that of the unmarried daughter. The diversity of the evidence given before us as to the customary law on the point and the variety of the suggestions made to regulate the widow's rights in future afford ample proof of the complexity of the problem.

144 To illustrate our statement we shall make a reference to one of the most thoughtful statements received by us *viz*, the memorandum furnished by Mr. K. K. Kuruvilla. He divides widows into eight classes (or thirteen classes including sub-divisions) as follows.—

(1) Widows having adult children.

(2) Widows having infant children.

(3) A childless widow.
- (a). A woman incapable of bearing children.
- (b) A widow who has not given birth to children but whose incapacity to bear children cannot be taken as established.
- (c) A widow whose children predeceased their father.

(4) A widow whose deceased husband has left behind him.
- (a) Neither his father nor any of the descendants of such father.
- (b) Neither his father nor any brother but has left him surviving other descendants of his father.
- (c) His father or his brother.

(5) The widow of a divided brother.

(6) The widow of an undivided brother.
- (a) During the lifetime of the deceased's father.
- (b) After the death of the deceased's father.

(7) The widow who does not desire to remarry.

(8) The widow who desires to remarry.

Of course, these groups are not mutually exclusive The same widow will ordinarily come under three or more groups. Mr Kuruvilla goes on to make about fifteen combinations out of these groups and suggests how the right of widows falling under each of these combinations should be regulated.

145. In some instances, even when a person leaves behind him such near relatives as the paternal grandfather or the paternal uncle he would give to the widow the entire property of her husband absolutely, whether she remarries or not. In some instances, when the deceased has only sisters or their children, or children of any deceased brothers, he would allow the widow to adopt any one of these as an heir to her husband. In other words, he would confer upon the widow the right to make a present of the whole of her husband's estate to one out of a class of people who would, but for her selection, all be entitled to have definite shares in the estate. In another instance, he would confer upon the widow the right to demand maintenance at the rate of 24 % per annum on the *Streedhanam* brought by her. So far as we are aware, these suggestions do not embody any existing usage or custom among the Syrians Is not this an indication that the present usage (or rather the absence of any definite usage) is considered unsatisfactory by the community?

146. According to Bar Hebraeus, a widow is entitled absolutely to a share equal to $\frac{1}{8}$ of that of a son if the deceased has sons and to $\frac{1}{4}$ of the estate if he has no children.

147. In Mar Athanasius' Canon of 1857, it is said that the widow is the heir of her husband and that his heirs will nots have any right to his property in her life-time except in the event of her contracting a second marriage (Chapter XV, verses 18 and 37). With regard to the rights of chuldless widows, Mar Athanasius' answers are rather confused. His view seems to be that if the deceased was undivided from his brothers, she is entitled to her maintenance till division or remarriage and at the time of division or remarriage, to $\frac{1}{8}$ of her husband's share. If the deceased was dividet from his brothers, Mar Athanasius' view was that she should be given $\frac{1}{8}$ of his ancestral property and in his self-acquisitions, a share equal to that of a brother. The 5th answer indicates that the widow is entitled to a definite share even when she remarries. ഭാഗം പിരിഞ്ഞസഹോദരന്റെ വിധവ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം രണ്ടാമതും കെട്ടുന്നതിന ഹേതു ഇല്ലാതെയും ഭവനം വിട്ടുപോകാതെയും ഇരുന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചിലവിനും മുതൽ ഭാഗം ചെയ്യുന്നതിനൊ, അവളെ രണ്ടാമതു കെട്ടുന്നതിനൊ, പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹേതു ആയാൽ ഭർത്താവിന്റെ മുതലിൽ എട്ടിലൊരംശവും സ്ത്രീധനവും അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. As to the widow of a man with sons, Mar Athanasius says that the widow is to get a share equal to that of a son (*Vide* answer to the first question). Here also it is not said that the widow should surrender her share in case she remarries.

148. In Mr. Muthukrishna Naidu's book it is said that the widow of a child less man is entitled to maintain herself by managing and enjoying her husband's entire property during her widow-hood, but she is prohibited from committing waste. മക്കളില്ലാത്ത വിധവ രണ്ടാമതും വിവാഹംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലാ എങ്കിൽ മരണംവരെ ഭർത്താവിന്റെ മുതലിനിന്ന ഉപജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സന്തതിയില്ലാതെയും രണ്ടാമതു വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടാതെയും പാർക്കുന്നവിധവ മരണപര്യന്തം ഭർത്താവിന്റെമുതൽ അടക്കിവാഴിച്ച ഉപജീവിക്കുന്നതിന ന്യായമുണ്ട. എന്നാൽ ന്യായരഹിതമായി കെടുമതിചെയ്തുകൂടാ. (Paras 32 and 33 of Mr. Muthukrishna Naidu's book). If we understand these passages correctly, they lay down not that the widow should receive maintenence from the other heirs who are to be in possession of her deceased husband's property, but rather that the widow is allowed to take the usufruct of the property and maintain herself out of it. In other words, the property should be in her hands and not in that of her husband's heirs. In para 34, he says that the widow of a childless person should, if she was his wife for a long time, be given her *Streedhanam* and also $\frac{1}{8}$ of her husband's property *in case she contracts a second marriage.* Mr. Naidu however does not give to the widow of a man with children, any separate share in her husband's estate. It will thus be seen that Mar Athanasius' Canon of 1857, his answers to the Sadar Court (about 1865) and Mr. Muthukrishna Naidu's treatise (1870) do not completely agree with one another with regard to the rights of the widow. This is an indication that the customary law was vague even then. At the same time, according to both of them, the widow had substantial privileges and her rights were not restricted to mere maintenance from her husband's heirs.

149. The evidence collected by us proves abundantly that this unsettled state of affairs has ever since continued with increasing vagueness. A very large proportion of the witnesses of all sections and occupations (including the clergy) and belonging to different parts of the country say that the customary law on the subject of the widow's rights is vague and indefinite. Of course, a large number of witnesses say that a widow is entitled under the customary law only to maintenance; according to some, she is entitled to a reasonable maintenance; according to others, she must remain satisfied with anything given her and she is said to possess no remedy whatever even if the male heirs improperly alienate all properties belonging to her late husband.

150. From information kindly supplied to us by the Director of Registration, we gather that whenever a man divides his property among his children or other heirs in his wife's lifetime, he generally makes some provision for his wife also. This often takes the form of directing the heirs to give a fixed amount to his wife for her maintenance or less frequently, of allotting her landed property often absolutely and sometimes for life. Similarly when partition is effected among the sons of a deceased person, they generally make some sort of provision for the deceased's widow. Sometimes she is asked to live with the sons in rotation. In some family arrangements, property is set apart for her sometime absolutely and sometimes for life. But in the vast majority of cases, it takes

the form of undertaking by the sons to pay fixed sums for the maintenance of the mother. In the above instances, the widows are generally of persons who have children. It is not possible from the information supplied to us to say for certain how many of the widows thus provided for are those not co-existing with children.

151. In the case of widows with children, the mother and the children naturally enough, live together and, under ordinary circumstances, there will be no necessity for the widow to claim a separate share againt her children. Even when the mother finds her lot rather hard, her regard for the reputation of her children induces her rather to suffer silently than to invoke the aid of the Court or the public to assist her against her undutiful children. In the case of childless widows, their own people often gladly receive them back and attend to their wants. Such widows often shrink from publicly enforcing their claims against their husband's heirs. Here also, it is only when the deceased husband's heirs make it hard for the childless widow to maintain herself comfortably or where the widow's own relatives are prepared to assert her rights at any cost, that she at last comes forward in public with her grievance. It is on account of this, that it is difficult to find many specific instances of custom where a widow openly asserts her claims and where it is openly allowed or denied. Witness No. 28, (Mr. T. M. Ninan) who has been a Sub-Registrar at many of the Syrian Christian centres, seems to have correctly described the custom when he deposed that the widow now gets "just what she or her relatives are able to squeeze from her late husband's heirs".

152. We proceed to examine the case law on the subject. In doing so, it will be better to divide widows into two classes, *viz.*, (1) widows co-existing with the children of the deceased and (2) widows when there are no children. We shall first deal with the former class of widows.

153. (i) The earliest decision that is sometimes referred to as having some bearing on this point in the judgment in A. S. No. 182 of 1039 (Review No. 7 of 1041). An extract from this judgment is published in the Government Gazette dated the 21st January 1868/9th Makaram 1043. The whole of the extract published in the Gazette is given below :—" The order of succession among the native Syrian Christians of this Coast is as follows :—first sons, failing these, daughters, failing these, brothers and their children and lastly, sisters and their children". The widow is not mentioned as an heir. The father also is omitted. If therefore that sentence is to be treated as an authority, there is as much justification for holding that the widow is not an heir as for saying that the father is not an heir. But it is practically settled that notwithstanding the above observation, the father is the foremost heir on failure of lineal descendants. Thus the order of succession is not correct so far as the father is concerned. If so, what guarantee is there that it is correct with respect to the widow? But after all, can the Judges be held to have pronounced any decision even as to the rights of a widow co-existing with the children of the deceased?

154. Since this decision is so often appealed to even by the Courts as an authority on several questions affecting the law of inheritance among the Syrians, it is necessary to refer to the facts of this case at some length.

155. In this case, the two daughters of a Latin Christian (Kochu Vathan) sued to set aside a sale deed executed by their deceased brother's only child (an adult daughter) and his widow, Eliza (the child's mother). The subject-matter of the dispute was an item of ancestral property left by Kochu Vathan. The suit was eventually dismissed by the Sadar Court on the sole ground that the plaintiff's deceased brother's daughter was competent to execute the sale deed. In the course of their judgment Their Honors laid down the following propositions :—

(1) "It would seem to follow that in as much as Kochu Vathan left a son surviving him, *viz.*, Kochu Antha, the latter properly took in preference to the daughters and that he having succeeded the property then descended legally in his line, *i. e.*, to his only heir, the daughter Kunjon Maria and that plaintiffs have no right to dispute her act".

(2) "It would further follow that the question of Eliza's (widow's) status in the family is immaterial to the decision in this case". The Judges had already observed that

they "think it unnecessary to go into the question of Eliza's competency to execute the sale deed ".

(3) Plaintiffs do not go "to the extent of denying any share to Kunjoo Maria, but concede to her one-third share of the whole property of Kochu Vathan", "and they do not assert that the property which Kunjoo Maria sold away would be in excess of one-third".

156. The question of the widow's rights was considered immaterial. In view of the third proposition, it is difficult to say that this decision is a clear authority even for the first proposition, *viz.*, that the son excludes the daughter. The judgment treats the plaintiff's community and the Nazranees as two sects of Christians with similar practices.

157. ii In A. S. No. 229 of 1053, Messrs. Chellappa Pillai and Kunjen Menon allowed a widow $\frac{1}{8}$ of her husband's estate when there were children.

158. iii In S. A. No. 180 of 1063, it was observed that among the Syrian Christians, daughters and widows have no right of inheritance when there are sons. We may state that this question did not arise out of the pleadings in that case and that neither the daughter nor the widow was a party in that litigation.

159. iv In A. S. No. 123 of 1064, Justice Mr. Sitaramaier awarded a widow $\frac{1}{8}$ of the entire estate when the Intestate had left two sons. On appeal, the Royal Court upset this finding on the ground that the widow had not in her plaint made any explicit prayer for her share.

160. v In S. A. No. 194 of 1068, it was held that the widow of a deceased defendant who had children was rightly impleaded to represent the estate for the purpose of litigation. In this case, nothing was said as to the rights of a widow for a share.

161. vi In A. S. No. 339 of 1068, it was held that on the death of a man intestate, his properties descend to his widow and lineal heirs. In this case also, no definite finding was recorded as to the extent of the widow's right.

162. vii In A. S. No. 30 of 1078, it was held that a widow has no right in her husband's property when he leaves children in the male line surviving him.

163. viii In A. S. No. 363 of 1080, it was held that a widow has no right to any share in her husband's property when he leaves descendants in the male line.

164. We turn next to the case of widows of childless persons.

165. i The earliest case that we are aware of is S. A. No. 44 of 1049. The parties to this suit were Syrian Christians residing in Ettumanoor. In that case Messrs. Vedadrisadasa Mudaliar and Arianayagam Pillai held that the widow of an Intestate Syrian Christian excludes his sister.

166. ii Two years later, Messrs. Vedadrisadasa Mudaliar and Krishna Iyer again decided that a Syrian Christian widow excludes her husband's sister and sister's son. (A. S. No. 199 of 1051).

167. iii The next case that we have to refer to is S. A. No. 223 of 1073. In that case, the Respondent was the Appellant's step brother. On the appellant's death, the widow came forward to prosecute the appeal as the representative of her deceased husband. The respondent contended that he was the sole representative. Upon this, Their Honors say as follows :—"We consider the objection unsound as though the widow might not be the *sole* representative of the deceased plaintiff, yet for purposes of succession, she might be taken as his representative in respect to her share in his estate and as such, has a right to demand a declaration of her husband's rights over the properties in dispute. It is true that the law in Travancore regarding the succession of a widow to any portion of her husband's estate is uncertain. But we cannot, in this suit, at the present stage enter into that question, it being one entirely outside the pleadings". Eventually, the widow was simply given a declaratory decree defining her late husband's right with the observation that she may, if she has a share in her husband's estate, sue for

the same. Here also it may be observed that the question as to the extent of a childless widow's claim upon her deceased husband's estate, did not arise and was not decided.

168. iv. In A. S. No. 52 of 1081, Dewan Bahadur T. Sadasiva Iyer, C. J., and Justice Mr. Govinda Pillai held that the customary law as to the right of childless widows is vague and followed the provisions of the Indian Succession Act, holding that the same must be taken to be in consonance with justice, equity and good conscience.

169. Thus so far as judicial decisions go, the childless man's widow's right to the entire estate to the exclusion of the sister and the sister's son was recognised in 1049 and 1051 and her right to a share as prescribed by the Indian Succession Act was recognised in 1081. On the other hand, not even in a single instance was a childless person's widow declared to have no right to a share.

170. v. In 1087, a Full Bench consisting of the present Chief Justice and Messrs. Ramachandra Row and Muthunayagom Pillai held that the widow of a childless person was entitled only to maintenance. So far as we are aware, this is the first case among the Syrians in which the High Court has held that the widow is, in the absence of children, entitled only to be maintained out of her late husband's estate. This decision was followed immediately afterwards in two other cases. In the Full Bench case, Their Honors the Judges say "that the defendant (widow) has adduced no evidence whatever in the case". The want of evidence on the widow's side may perhaps have been due to the fact that the respondent thought the point concluded by authority, or to the facts that the Courts have more than once declared that, in cases of uncertainty, the Indian Succession Act would be followed. We have already pointed out that there is no precedent whatever in support of the contention that the widow of a childless person is entitled only to maintenance and not to a share. We have further pointed out above that according to the ancient Syrian Canon, the widow is entitled to a definite share; that according to Mr. Muthukrishna Naidu, she has the right to manage and enjoy the entire estate; and that according to Mar Athanasius' Canon, also she has such a right. According to Mar Athanasius' answers to the Sadar Court, she has the right to be maintained till she remarries or a division is effected in the family and that when such a contingency arises, she should be given $\frac{1}{8}$ of her husband's share, evidently to be taken to her new home. If the deceased was divided from his brothers, then according to the Metropolitan's answers, the widow has the right to a $\frac{1}{6}$ share in her husband's ancestral property and a share equal to that of a brother in his self-acquisitions. We have further pointed out that Alfonso Ligouri's Moral Theology is not put forward even by the Catholic Bishops as an authority on the question of inheritance. Practically, therefore, the decision of the Full Bench rests entirely upon oral evidence adduced by the one side and to rebut which the widow did not, for reasons which can only be guessed, adduce any counter-evidence.

171. Their Honors' attention does not seem to have been drawn to the earlier decisions of the High Court referred to above, especially, S. A. No. 41 of 1049, and A. S. No. 199 of 1051 in which the question as to the right of a childless Syrian Christian widow arose and was actually adjudicated upon more than 35 years ago. Reference seems to have been made only to the decision in A. S. No. 182 of 1039 (Review No. 7 of 1041). But it is submitted that that decision has no bearing whatever on the point for the following reasons:—

(1) That was a case of a widow co-existing with a child and not that of a widow in the absence of children.

(2) Even about the rights of a widow co-existing with children, the Judges expressly considered it un-necessary to record any finding or opinion in that case.

(3) The parties in that case were Latin Christians and not Nazranees or Syrian Christians.

172. Their Honors refer to a Full Bench decision of the Cochin Chief Court (A. S. No. 92 of 1083) in which it was held that the widow of a childless Syrian Christian was entitled only to maintenance. This seems to be the only decision of that Court on the point. But in the case of widows co-existing with children, the Cochin Chief Court has allowed the former to take a one-third share in their husbands' estates. A. S. No. 132 of 1054, and A. S. No. 59 of 1055 of the Cochin Chief Court.

173. From what has been said above, it is clear that the customary law as to the rights of a widow is extremely vague and unsettled. It should not be supposed that, notwithstanding this unsettled state of the law, the lot of the Syrian Christian widow is not very hard. Rao Bahadur G. T. Varghese, B. A., age 55, Deputy Collector, Calicut, and a prominent member of the Mar Thoma Syrian Church, writes as follows:—"In examining the general question of the position of women and their rights of inheritance, we are struck by the fact that they are treated very unjustly. I do not hesitate to affirm that Syrian Christians have not accorded to women their rightful places". Mr. Pilo Paul, B. A., Tahsildar of Wynad, British Malabar, asks "Is the woman on her husband's death to be sent adrift into the world to fare as well as she may or allowed to continue to live in the house in which she was a queen before, as a domestic servant and claim her dole of bread after a hard day's work from those who have deprived her of the fruits of her toil and the toil of the man who was one with her?" Mr. M. G. Zachariah, B. A., Municipal Secretary, Calicut, writes that "the treatment accorded to childless widows among Syrian Christians serves to reveal the low and degraded position generally assigned to women in our community". Mr. E. Jacob John, B. A., B. L., (High Court Vakil) says as follows:—"In the case of the widows, there is a sentiment afloat in the community that they are entitled only to maintenance. I am not satisfied that there is any binding custom worthy of recognition in this matter. I think that the sentiment above referred to is due to a false notion that is more or less prevalent in the community about Tarwad and Family which in the sense in which those terms are used among the Hindus and the Marumakkathayees do not and cannot exist among the members of my community. The consequence of allowing maintenance only, would be to leave the helpless members of the family at the mercy of the stronger. I have known instances in which very rich families divide their property leaving the widow what cannot even be called a subsistence allowance. There are also instances in which they have been directed to leave in rotation with other heirs who would take the property". A large number of respectable witnesses examined by us (clergymen, vakils, officials, traders and ryots) living in different parts of the country say that there are many widows who suffer on account of the vagueness of the existing law.

174. All the female witnesses examined by us testify to the same fact. Their attitude in this matter may be said to be correctly reflected in the statement of a respectable and venerable Syrian lady (Witness No. 470) who said that the widows are conscious of the hardship caused to them but that, partly because they have neither the men nor the money to assist them in litigation and partly because of their reluctance to figure in courts of law, they "quietly" submit to their lot laying grievances before Him who calls Himself the God of the widow".

175. The vast majority of the witnesses examined by us desire that the vagueness of the law in this respect should be put an end to and that the rights of the widow should be clearly defined. An analysis of the opinion of the Syrian witnesses who appeared before us will be found in the Appendix.

8. *The Mother.*

176. Strictly speaking, the mother is not to be treated as one of those heirs about whose rights there is any doubt. So far as the decisions of the High Court are concerned, the nature and extent of a mother's right in a deceased son's property has been set at rest by a series of uniform decisions ranging over a period of nearly 40 years. But there are some people who are dissatisfied with the principle of those decisions and who insist that the current of decisions against the customary law of the community.

177. We have, in para 94 above, shown that it is extremely rare to come across specific instances which may be relied on either in proof or disproof of the correctness of the decisions of the High Court in this matter. In fact, in the course of our investigation we have not come across a single (disputed) instance excepting those which have formed the subject of the decision of the High Court. Concrete instances being so unknown or at any rate so very uncommon, it is absurd to find fault with the judgments of the High Court on the ground that they are contrary to the immemorial customary usage obtaining among the community.

178. According to Bar Hebraeus, the mother of a deceased childless person takes when the deceased has left behind him his father, a half of what the latter takes, and if

there is no father, she takes the same share as the brother. According to Mar Athanasius, the mother will, under the latter circumstances, have the right of managing and enjoying the entire property.

179. We proceed next to consider the various decisions given by the High Court as to the rights of an Intestate's mother in her deceased son's property.

180. i. In A. S. No. 234 of 1049, Mr. Chellappa Pillai and Dr. Ormsby held that the mother of a deceased person is his heir in preference to his sister's son.

181. ii. In Royal Appeal case No. 2 of 1065, Krishnaswami Row, C. J. and Kunhiraman Nair and Cosby, JJ. held in confirmation of the finding of Justice Mr. Sitaramaier that the mother and a half-brother on the father's side inherit equally to the estate of the deceased (XII T. L. R. page 124). A number of prominent Kattanars and others were examined in this case.

182. iii. In S. A. No. 1 of 1072, it was decided by Cosby and Govinda Pillai JJ. that a deceased person's mother should be preferred to his paternal uncle even though the mother had contracted a second marriage

183. v. In S. A. No. 11 of 1072, Kunhiraman Nair and Govinda Pillai JJ, decide that a mother excludes a sister's son even though the former contracted a second marriage.

184. v. In A. S. No. 417 of 1072, Govinda Pillai and Hunt, JJ, preferred a mother to a paternal grandfather. (XXIII T. L. R. page 84.)

185 vi. In S. A. No. 339 of 1076, Venkobachariar, C. J. and Kunhiraman Nair J, held in confirmation of the decree of Mr. K. P. Sankara Menon, that a mother should be preferred to a grand uncle on the paternal side. In this case, a number of Kattanars and one or two Metrans seem to have been examined (XVII T. L. R., page 91).

186. vii In S. A. No. 383 of 1076, it was held by the same Judges that a mother of an Intestate excludes his paternal cousin.

187. viii. In S. A. No. 302 of 1077, Venkobachariar, C. J. and Hunt J, gave preference to the mother over a paternal uncle. (XIX T. L. R. page 105).

188. ix. In A. S. No. 52 of 1081, a mother's claim to rank as a brother was incidentally discussed and approved of by Sadasiva Iyer, C. J. and Govinda Pillai, J. (XXII T. L. R., page 192).

189. We have not come across any decision whether of the High Court or of the subordinate tribunals deviating from the principles laid down in these decisions. Thus, so far as the Courts are concerned, the principle that a mother should get a share equal to that of a brother and that she excludes all other heirs more remote than the brother may be considered to be well established.

190. Yet, the fact remains that many members of the community are not quite satisfied with these decisions even though a large majority of the witnesses are willing that the mother should be given a definite share and a smaller majority is willing to give her an absolute interest in the same. Our proposals on this point will be found in chapter XIII.

191. There is no dispute with regard to the rights of the sister and the aunt. We have, in Chapter III, pointed out that they and their descendants are excluded by the brothers and uncles respectively. No doubt this custom is rather unreasonable and against natural justice, but it is not immoral.

Should all property over which an individual has absolute power of disposal follow the same rules of devolution ?

192. The next important point on which there is difference of opinion is whether the same rules of succession should govern the devolution of property obtained by one's own exertion as well as what is obtained from the father and other paternal relatives on the one hand, and property obtained from the mother and other maternal relatives on the other. One set of witnesses say that property falling under the former category should

go to the father and the paternal relatives, while what comes under the latter category should go to the mother and the maternal relatives. Another set say that, according to custom, there is no difference between the two classes of property.

193. Among the former group of witnesses may be mentioned Mr. K. K. Kuruvilla, B. C. E., Mr. K. I. Ippan, a leading Vakil at Thiruvella, the Rev. Thazhathu Chandapillai Kattanar and Mr. J. J. Nidhiry, B. A., B. L., a Vakil at Kottayam. Among the latter group may be mentioned Mr. Parayil Tharakan, Mr. E. J. John, the Rev. Konattu Mathan Malpan, the Rev. C. P. Philipose Kaseesa, Mr. John Kuriyan and Mr. P. J. Varghese. A very few specific instances have been pointed out by both sets of witnesses but they are so very few that we feel it quite unsafe to base upon them any finding as to the existing custom.

194. This question has repeatedly cropped up before the High Court. We have in paras 179 to 188 above, quoted 9 decisions from 1049 onwards in which nearly all the Judges that sat in the High Court during the last 40 years have taken part. In all these cases, the deceased person was an infant. The property in dispute was inherited by the infant from its father. The contest was, in every case, between the mother on the one hand and the persons who are the father's close blood relatives on the other. In the course of their decisions, the High Court repeatedly held that the mother (who may be treated as the nearest maternal relative) is to be preferred to the paternal relatives who are more remotely related to the deceased infant even though the latter inherited his property from his father.

195. Conversely, it was held by a Full Bench (Govinda Pillai, Hunt, and Ramachandra Row, JJ.) in XXII T. L. R. page 205 that property that the infant inherited from his mother should, on the child's death, devolve on the child's father in preference to a maternal grandfather even though the property came to the child's mother directly and entirely from her father. In that case, the respondent set up a special custom that "property which is inherited from the father on the failure or extinction of the issue, goes back to the father's line and *vice versa* ". After discussing all the previous decisions on the subject, Their Honors observed as follows :—"Where property has once vested in a person as last holder, he becomes the stock of descent and proximity in blood will necessarily govern the succession. If, as in this case, the property inherited from the mother was *Streedhanam* property, once it vests in the child on her decease, it no longer preserves its origin as *Streedhanam* property and descends on the footing with any other property the issue possesses to the nearest in blood. A variation of this principle would be contrary to the general law established by the decisions above cited............In fact, the alleged custom is an unreasonable one". It may be observed that in this case, a Matran, two Vicars General, several Munsiffs, Vakils and others were examined.

196. It will be seen from the above, that for nearly 40 years there has been a series of decisions—including two Full Bench decisions—in favour of the view that the devolution of property over which one had full and absolute right is not, in any way, to be affected by the result of an enquiry that may be held as to the source from which the property came. The Syriac Canon does not make any distinction in the matter of inheritance between property obtained from the father's side and that obtained from the mother's side. We propose to go into this question a little more minutely in Chapter XIII, where our proposals on the point will be discussed.

CHAPTER V.

The Latin Christians of North Travancore.

197. The Latin Christians proposed to be dealt with in this Chapter live mostly in the Taluks of Parur and Shertallai in the Kottayam Division. In point of number, they do not form a very large community. They consist of two sections who are sometimes spoken of as Ezhunoottikkars and Anjoottikkars. The majority of the former live in the Parur taluk while nearly the whole of the latter section live in the Shertallai taluk. Their vernacular is Malayalam. They are Roman Catholics by religion and their liturgy is in the Latin language. The Latin Christians of the Parur taluk are, in ecclesiastical matters, under the jurisdiction of the Archbishop of Verapulay, while those belonging to the Shertallai taluk are under the supervision of the Bishop of Cochin. There are in the Cochin State and in the British Cochin, many people belonging to these communities.

198. In a judgment of the High Court report in XIII T. L. R., page 215, Their Honors the Judges observe that "the Latin Christians were far more recent converts to Christianity than the Syrian Christians, *i. e.*, after the year 1500 A. D." Most of the members of the communities concerned will not perhaps accept as correct this account of their history. Many of these describe themselves as Latin Nazranees. According to some of them their ancestors were Syrian Christians who abandoned the Syriac rite of worship and, owing to some reason or other, joined the Portuguese Missionaries and adopted their ritual. Whatever be the correct account of the origin of these communities, it is clear that they became a separate community with a ritual in the Latin language only after the Portuguese Missionaries began their labours in Travancore about the middle of the sixteenth century.

199. Both in Parur and Shertallai, the Latin Christians are living in the midst of Syrian Christians. Till about 25 years ago, the bulk of the Syrian Christians were under the Archbishop of Verapulay; and the others were under the jurisdiction of the Archbishop of Goa. In Parur as well as in Shertallai, the Syrian Christians in whose midst these Latin Christians live are, on the whole, richer and more influential than the latter. It is therefore natural that either on account of this circumstance or because they were originally Syrians, the customary law of inheritance obtaining among the Latin Christians of North Travancore has been gradually gravitating towards the usages followed by the Syrian Christians. The result is that the law of inheritance is as vague among these Latin Christians as among the Syrian Christians. This fact has been given expression to by a Full Bench of the late Sadar Court (A. S. 99 of 1042, Govinda Pillai's Select Decisions, Vol. I, page 16) and also in subsequent decisions of the High Court.

200. We have examined 23 witnesses belonging to this community, *viz*,

4 witnesses at Parur,
6 witnesses at Verapulay,
4 witnesses at Shertallai,
8 witnesses at Alleppey, and
1 witness at Quilon.

An analysis of their evidence will be found as an Appendix to this report.

201. There are grounds for supposing that among the Latin Christians, all the heirs—whether male or female—of the same decree were, till some years ago, taking equal shares in the Intestate's property.

202. In O. S. No. 282 of 1052 on the file of the Alwaye Zillah Court, the right of the daughters of a Latin Christian to share equally with their brothers in their father's estate was recognised. It may be observed that this was a contested suit in which nearly a dozen witnesses were examined and a number of documents filed. But the brothers

and their representatives while opposing their sisters' claim on other grounds did not even allege that their sisters had no right to any share in their father's estate, when the latter has left behind him sons and their descendants. O. S. 318 of 1053 on the file of the Alwaye Zillah Court was a suit by the brother and other relatives of a Latin Christian female to set aside a sale deed executed by the said female with respect to her share in her father's property. The sale was challenged not on the ground that the executant being a female had no right to any share in her father's property, but on the allegation that the executant was of unsound mind and that she executed the document on account of the undue influence brought to bear upon her by her husband. This suit was eventually compromised by the Plaintiffs taking an assignment from his sister's vendee.

203. ii. In several later cases that have come up to the High Court, such a plea was raised though unsuccessfully.

204. iii. In O. S. 94 of 1054 on the file of Alwaye Zillah Court a division deed of 1038 in favour of a sister was filed. The Judge treated that document as one of undoubted genuineness. In O. S. 960 of 1070 on the file of the Parur Munsiff's Court, a number of division deeds and sale deeds in which the daughters of a deceased person took part were filed. In that case, though the District Munsiff declined to award to the daughters shares equally with the sons, he observed that the customary law is unsettled and that there was no definite decision on the point. (Of course, his attention was not drawn to O. S. 282 of 1052 or 318 of 1053 on the file of the Alwaye Zillah Court).

205. iv. Even now family agreements are now and then registered at Parur and Shertallai in which female heirs have joined either as executants or as executees.

206. v. In August 1900, the Archbishop of Verapulay, finding that there was trouble among his flock in connection with the law of inheritance, issued a circular to the Vicars in his Archdiocese calling for information as to (1) how the rights of daughters should be ascertained and settled according to justice and equity, (2) whether the daughters' claim should be discharged by allotment of real property or by payment of its value, and (3) if it is considered best to give the value of the share, how to ascertain the same. In the circular, His Grace says that among the faithful in his Archdiocese, there has not yet been any settled or uniform social custom or ecclesiastical decree in the matter of intestate succession, that as the result of unnecessary litigation arising out of this state of uncertainty many families in the Archdiocese have been ruined. The Archbishop draws special attention to the case of the daughters. His Grace says that sometimes it was represented to him that the daughters were entitled to share equally with their brothers; that it was sometimes represented that the daughters are entitled only to the *Legitime*; that in some cases, the daughters were said to possess only the right to receive the value of their share; that there was confusion even as to the mode of valuation of the share and that sometimes the rights of daughters to anything more than a *Streedhanam* was denied. In response to this circular, various opinions were received. After considering the same, His Grace came to the conclusion that it was best to follow the opinion of the majority of the parishes and to hold that daughters are entitled only to *legitime* including the dowry. The circular and the Archbishop's decision will be found re-printed in the *Satyanadam* (the Organ of the Archdiocese) dated the 27th October 1911.

207. vi. It was said by the witnesses examined at Verapulay that their intermarriages are mostly with their co-religionists in the Cochin State and elsewhere and that in those places the sons and daughters share equally in their father's estate. It is unlikely that originally there would have been any such difference between the usages of the same class of people who live very near each other though in two different States.

208. We think therefore that there is abundant justification for holding that the customary law obtaining among the Latin Christians is, if possible, more vague and unsettled than among the Syrians.

209. In A. S. 99 of 1042, it was held that daughters and those claiming through them were not entitled to shares when the deceased leaves behind him sons and their descendants. In XIII T. L. R. page 215, it was held that according to the customary law of these Latin Christians (1) daughters, if married, with *Streedhanam*, do not share in

their father's property with sons, and (2) that sisters are not entitled to share in their brother's property so long as there are brothers or their descendants.

210. In A. S. 208 of 1070, it was held that the widow of a Latin Christian of North Travancore is, when there are children, entitled to one-eighth of her husband's estate absolutely and that the mother of a childless person is entitled to a share equal to that of a brother. In A. S. 120 of 1077 it was held that the daughters of a Latin Christian are entitled to succeed to their father's estate even when the latter leaves brothers.

211. These are all propositions of law that have repeatedly been held to be applicable to Syrian Christians. Most of the Latin Christian witnesses of North Travancore assert vehemently that their usages in the matter of inheritance are in accord with those of the Syrian Christians. At least, at the present day there seems to be a great approximation between the customary usages of the two communities. In these circumstances, it is not necessary for us to go into greater detail concerning their law of inheritance, since the greater part of our observations in chapters II, III and IV will apply to the Latin Christians of North Travancore also.

CHAPTER VI.

The South Travancore Christians.

212. In this Chapter, we propose to deal with the Christians of South Travancore other than the small body of persons known as Caste Christians and those belonging to the Parava and the Arasa communities. They live mostly in the Padmanabhapuram Division. Some of them, however, are natives of the Neyyattinkara taluk in the Trivandrum Division. A few have, in recent years, migrated northwards and settled down in Trivandrum and its neighbourhood. Their vernacular is Tamil. The vast majority of them are either converts or descendants of converts from the Nadar caste. A few belong to the Vania and other castes, and a considerable number were Panchamas before they became converts to Christianity. A portion of these Christians are Roman Catholics. The majority, however, are adherents of the London Missionary Society. There are also some who have joined the Salvation Army and the Luthern Mission. All these sections, taken together, number about one hundred and fifty thousand. Though the community, as a whole cannot be said to be wealthy, they are rapidly rising in education, social influence and material prosperity.

213. The ancesters of the Roman Catholic Christians in South Travancore appear to have been converted as the result of the labours of St. Francis Xavier and the Missionaries who came after him about the middle of the sixteenth century. The London Missionary Society began work in South Travancore more than a century ago. The Salvation Army began work in South Travancore about 20 years ago. It is four or five years since the Lutherans started their mission.

214. The law of succession obtaining among these people seems to be extremely vague and unsettled. Even among the Hindus who are not members of the four higher castes the principles of the Mithakshara system of law are not observed in their strictness. As observed by the late Chief Justice, "the laws laid down by the Smrithies strictly apply only to the four pure classes and to classes (Anuloma and Prathiloma) whose caste status is not lower than that of a Sudra. These lower castes are not strictly in the pale of the Hindu castes". A similar view seems to be entertained by Mr. J. D. Mayne, who, in his work on Hindu law, says, "that races who are Hindu by name or even Hindu by religion are not necessarily governed by any of the written treatises on law which are founded upon and developed from the Smrithies". In support of this view

he quoted the remark of Mr. Justice Holloway who was of opinion that to apply the doctrine of the Hindu law to Maravas was a "a grotesque absurdity" and that it was "just as reasonable to give them the benefit of feudal law of real property". It is doubtful whether even as Hindus the ancestors of these Christians observed strictly the intricate principles of the Mithakshara. It is nothing but natural that the tendency to break away from the rules of the Mithakshara is greater among the Christian converts from these classes than among their unconverted fellow-castemen.

215. Concerning the law which governs the Christian converts from Hinduism, the following passage from the judgment of their Lordships of the Privy Council in the well-known case of Charlotte Abraham and another *versus* Francis Abraham reported in 9 M. I. A. pages 195 to 255 will be found instructive. "Their Lordships therefore are of opinion that upon the conversion of a Hindu to Christianity the Hindu Law ceases to have any continuing obligatory force upon the convert. He may renounce the old law by which he was bound, as he has renounced his old religion or if he thinks fit, he may abide by the old law notwithstanding he has renounced the old religion....The profession of Christianity releases the convert from the trammels of the Hindu Law but it does not of necessity involve any change of the rights or relations of the convert in matters with which Christianity has no concern, such as his rights and interests in, and his powers over property. The convert though not bound as to such matters either by the Hindu Law or by any other positive law may, by his course of conduct after his conversion, have shown by what law he intended to be governed as to these matters. He may have done so either by attaching himself to a class which as to these matters has adopted and acted upon some particular law, or by having himself observed some family usage or custom; and nothing can surely be more just than that the rights and interests in his property and his powers over it should be governed by the law which he has adopted or the rules which he has observed..... The class known as Native Christians using that term in its wide and extended sense as embracing all natives converted to Christianity, has subordinate divisions forming again distinct classes of which some adhere to the Hindu customs and usages as to property; others retain those customs and usages in a modified form; and others again have wholly abandoned those customs and usages and adopted different rules and laws as to their property....If a family of converts retain the customs in part of their unconverted predecessors, is that election of theirs invariable and inflexible? Can neither they nor their descendants change, things in their very nature variable as dependent on the changeful inclinations, feelings and obligations of successive generations of men? Surely, in things indifferent in themselves, the Tribunals which have a discretion and have no positive *lex fori* imposed on them should rather proceed on what actually exists than on what has existed, and, in forming their own presumptions, have regard rather to a man's own way of life than to that of his predecessors. Though race and blood are independent of volition usage is not".

216. The substance of Their Lordships' decision may be given as follows. The moment a Hindu becomes a convert to Christianity the Hindu Law ceases to have any binding force upon him. The question as to by what law he is governed in matters affecting property is entirely a question of evidence.

217. In Travancore also there have been judicial pronouncements on the point. In the judgment delivered by Messrs. Chellappa Pillai and Krishna Iyer in A. S. No. 127 of 1051 they say as follows:—"The parties were originally Hindus. By their conversion to Christianity they do not *ipso facto* give up the Hindu Law. Christianity has no law of its own to regulate succession............Christianity thus having no code to give its votaries a convert to that religion must retain his original law till it is proved that he adopted some others."

218. In a very recent case their Honors Ramachandra Row and Muthunayagom Pillai, J.J. laid down the law as follows:—"The Hindu Law does not apply as a matter of course to Hindu converts to Christianity and the law which governs them in such matters is a matter to be settled by evidence. It may be that they follow the Hindu Law or any other system of law, or it may be that they follow no recognized system of law and that each case has to be decided according to the principles of equity and good conscience."

219. It will thus be seen that in the case of Hindu converts to Christianity there is no presumption as to what law they follow. Each case has to be decided on evidence

adduced in it. This is certainly not a very enviable position for any community to be in.

220. In places north of Trivandrum many persons belonging to the Ezhava, Pulaya and Paraya castes have joined the Christian Church. There have also been a few cases of conversions among the members of the Nair, Pandi Sudra and even Bramin communities. These people have not professed to follow the Marumakkathayam or the Mithakshara system of law.

221. Whenever cases of dispute among the South Travancore Christians arise, the Vakils on both sides generally begin by alleging that the parties are governed by the Hindu Law, *i. e.*, the Law which is most familiar to them. This is a very convenient hypothesis to start with for the simple reason that the rules of the Hindu Law are more or less well-known and always form interesting subjects of study and argument. So far as we are aware the High Court has not decided that all Christians of South Travancore should be presumed to be following the Hindu Law as expounded by our Courts. The facts seem to be that these converts, while not observing many of the rules of the Hindu Law, have retained some of the customs of their unconverted predecessors with regard to the law of inheritance. The case of these South Travancore Christians is therefore one in which the Court should in the language of the Judicial Committee "rather proceed on what actually exists than on what has existed". But as a matter of fact, owing to the admission of the parties the courts have rigorously applied the principles of the Hindu Law to these Christians. For example, in S. A. 162 of 1083 the Munsiff, the District Judge and the High Court held that a Vania convert's descendant was, solely on account of his blindness, debarred from inheriting property belonging to his kinsman. Certainly it seems rather hard to have applied that principle to these Christians even though no such specific custom was, apart from the general principles of Hindu Law, set up or proved to exist among these converts. From the evidence collected by us it is very clear that the South Travancore Christians as a body have no uniform and settled usage among them concerning the law of inheritance. In fact there is much greater vagueness and indefiniteness in their practices than among the Syrian Christians.

222. At the same time, it is true that the High Court has not often complained that the law obtaining among the South Travancore Christians is vague, the reason being that the pleadings are prepared on the assumption that the parties are governed by the Hindu Law. As observed above, this is nothing more than a mere conventional statement.

223. Witnesses belonging to this community were examined at Nagercoil, Neyoor, Colachel, Marthandam, Neyyattinkara and Trivandrum. Nearly 100 witnesses appeared before us. The evidence given by the following witnesses fairly represents the various views given expression to by the whole body of witnesses.

Witness No. 37, Mr. P. Sathyanesan, B. A., age 54, tax, Rs. 70, First Class Magistrate of Kottar and a native of Eraniel. He was employed at Colachel, Eraniel, Aramboly, Parassala and Kottar in South Travancore. He has to his credit 29 years' service under Government. (L. M. S.)

Witness No. 166, Mr. A. D. Arumainayagom, B. A., B. L., age 54, native of Agasteeswaram. He was for some years a Vakil at Nagercoil and Trivandrum and is now a District Munsiff in this State. (L. M. S.)

Witness No. 864, Mr. A. Gnanasikamony, B. A., B. L., age 41, tax Rs. 30, a native of Nagercoil. He was for a few years a Vakil and a Magistrate at Nagercoil and is now a District Munsiff in this State. (L. M. S.)

Witness No. 176, Mr. E. Masillamoni, B. A., B. SC., A. R. C. S., & F. G. S., State Geologist. (L. M. S.)

Witness No. 17, Mr. S. Y. Gnanakkan, age 38, a native of Thovala, and a leading Vakil of 16 years' standing, practising in the District Court of Nagercoil. (L. M. S.)

Witness No. 24, Mr. Paul Daniel, B. A., B. L., age 38, another District Court Vakil at Nagercoil. (L. M. S.)

Witness No. 18, Mr. M. D. Daniel, B. A., age 47, Journalist, Nagercoil; was a member of the Sri Mulam Popular Assembly. (L. M. S.)

Witness No. 174, Mr. A. Samuel, Trivandrum, retired Assistant Superintendent of Police, age 56. tax Rs. 60. (L. M. S.)

Witness No. 49, Mr. Y. Henry, age 63, tax Rs. 60, Medical Evangelist of 30 years' standing, Nagercoil. (L. M. S.)

Witness No. 25, Mr. Paul Daniel, M. A., L. T., age 47, Headmaster, Scott Christian College, Nagercoil ; Vice-President of the Nagercoil T. I. C. and several times member of the Sri Mulam Popular Assembly. (L. M. S.)

Witness No. 15, the Rev. C. Sathyanathan, age 70, Assistant Missionary of 32 years' standing, has supervision over 12,000 Christians. (L. M. S.)

Witness No. 19, Mr. M. David, age 60, tax Rs. 100 and odd, agriculturist, Agasteeswaram. (L. M. S.)

Witness No. 48, Mr. D. P. Ahira, age 57, tax Rs. 90, farmer, Nagercoil, (L. M. S.)

Witness No. 51, Mr. Chempan Narayanan *alias* Nallathambi, age 52, tax Rs. 120, agriculturist, Agasteeswaram Taluk. (L. M. S.)

Witness No. 52, Mr. S. A. Philips, age 37, tax Rs. 436, Planter, Nagercoil, (L. M. S.)

Witness No. 54, Mr. Kaniyalan Devasahayam, age 65, tax Rs. 70, farmer, Agasteeswaram Taluk. (L. M. S.)

Witness No. 69, Mr. A. Gurupatham, age 43, tax Rs. 74, farmer, Kalkulam Taluk. (L. M. S.)

Witness No. 99, Mr. Mathavadiyan Viswasam, age 59, tax Rs. 80, agriculturist, Kalkulam Taluk and a Roman Catholic Christian.

Witness No. 100, Mr. Gurupatham Abraham, age 55, tax Rs. 100, farmer, (L. M. S.)

Witness No. 102, Mr. Vaidyanathan Mariasabastian, age 45, tax Rs. 50, farmer, Kalkulam Taluk and a Roman Catholic Christian.

Witness No. 104, Mr. Gurupatham Vedamanikkam, age 65, tax Rs 60, farmer Kalkulam Taluk. (L. M. S.)

Witness No. 111, the Rev. S. Mathias, age 57, Assistant Missionary of 31 years' standing at Parassala. (L. M. S.)

Witness No. 122, Mr. Arulappan Gnanaprakasam, age 48, tax Rs. 50, farmer, Eraniel Taluk and a Roman Catholic Christian.

Witness No. 157, the Rev. W. G. Rasalam, age 69, Pastor, Neyyattinkara. He has put in 47 years' service in the London Mission.

224. Considering the wealth, education, age, occupation and social position of these witnesses, it will be seen that they are persons who are likely to know the customary usage of the community.

225. We next proceed to discuss the evidence of these witnesses with regard to certain questions of disputed succession.

1. *Daughters when there are Sons.*

226. Witnesses Nos. 15, 19, 35, 51, 52, 99, 100, 104, 111, 122 and 174 say that according to the customary usage existing among them the daughters of a person who has no sons divide his property equally among themselves and that each of the daughters takes absolutely the share allotted to her, that she is at liberty to alienate or will away what she gets and that on her death her share descends to her own heirs and not to the heirs of the last male owner. Witnesses Nos. 17, 18, 24 and 102 however say that according to the customary law the daughters in such cases take their shares only for life as trustees for the male heirs of their deceased father. Witness No. 49 does not know the custom. Witnesses Nos. 37 and 166 say that the custom is not uniform; but witnesses Nos. 37 and 174 (Messrs. P. Sathyanesan and A. Samuel) give several instances

among their own relatives where a person's daughters divided among themselves their father's property and took their respective shares absolutely. Witness No. 69 says that the custom is for the male heirs in the collateral lines to appropriate to themselves the property of a deceased person and to give nothing to his daughters. We have come across an old decision of the Padmanabhapuram Zillah Court (O. S. 134 of 1010) in which the claim of a daughter to succeed to her father's estate as against the latter's undivided brothers was recognized. On appeal, this decision was set aside on the ground that though there was no limitation law at the time, the daughter asserted her claim rather late. In the Judgment of the High Court it is not said whether the daughter's claim was in fact established or not. (A. S. No. 68 of 1042).

2. The Mother.

227. Witnesses Nos. 15, 18, 19, 24 and 54 say that they do not know whether according to the customary law a person's mother has, in the absence of lineal descendants or widow, any claim or interest in his property when there are father, brothers and sisters. Witnesses Nos. 48 and 157 say that the custom is not uniform. Witness No. 17 says that according to custom the mother excludes the father. Witnesses Nos. 25, 37, 69, 99, 100, 102, 104, 111, 122, 166, 174 and 176 say that the mother is excluded by the father. Some of these say that even the brothers totally exclude the mother. Witness No. 51 says that the brothers exclude both the parents.

3. The Sister.

228. Witnesses Nos. 15, 18, 19 and 54 say that they do not know whether a sister is entitled to any share when there are male heirs in the collateral line. Witness No. 166 says that the custom is not uniform. Witnesses Nos. 51, 99, 100, 102, 104 and 122 say that she excludes the paternal uncles and other heirs in the collateral line. Witnesses Nos. 49 and 111 say that she does not get anything when there are collateral heirs. Witness No. 69 says that the sister will get anything only after a good deal of quarrel and dispute.

4. The Widow.

229. From the evidence given by witnesses Nos. 15, 37, 52 and 166, it is clear that the practice with regard to the right of the widow is not uniform. Witness No. 37 says that the widows are sometimes given maintenance, that sometimes they are allowed to take a life estate and that sometimes they are given some money or property absolutely and allowed to go to their own families. Some witnesses say that whether the deceased has children or not his widow is entitled only to maintenance; others say that she is entitled to maintenance when the deceased has sons and in all other cases she takes a life estate; and a third class of witnesses say that she can claim only maintenance if the deceased has either sons or daughters. One of the witnesses observes that the only thing about which one can be sure is that there will be always quarrel when the deceased has no children but only a widow. The witnesses are not able to give specific instances in proof or disproof of the widow's liability to surrender her estate in the event of her remarriage.

5. The Widower.

230. The statements concerning the widower's right also are not uniform.

6. Devolution of self-acquisitions and ancestral property.

231. Only very few witnesses say that according to custom there is any difference between the rules governing the devolution of self-acquisitions and ancestral property including, in the latter, property obtained from the father and other paternal relatives and also from the mother and other maternal relatives.

7. Succession to males and females.

232. Similarly very few witnesses say that there is any difference between the rules of succession with regard to a deceased male's property and those with regard to a female's property.

233. It will be seen from the above that on almost all important points the rules of the Hindu Law are not generally followed and that there is no uniformity in the existing practice. Considerations as to the efficacy of the funeral oblations offered by an heir can, for obvious reasons, have no force in the case of these Christians.

234. The reason for all this vagueness is that the people do not as a class own much property at present. Seeing that these questions will arise only when a man who has some property dies leaving no sons, specific instances are not likely to occur except very rarely among this small community. In fact, very few of the witnesses have been able to mention specific instances in support of their statements. It seems to be the practice for the poorer members of this community to have their disputes settled by the aid of the elders of the Church. In such cases, it is too much to expect consistency in the application of legal principles. All that those Tribunals attempt to do will be to administer what they consider substantial justice between the rival disputants. It is no wonder therefore that nearly all the witnesses from South Travancore agree in saying that the customary law is vague and unsettled and that this state of affairs gives rise to family quarrels and disputes. They say that there is a great need for a definite and settled law regulating the law of succession and inheritance. Nearly all of them prefer to have a common law for all Christians. We may, in passing, observe that this feeling as to the necessity of legislation exists even among high caste Hindus who are held to be strictly bound by the rules of the Hindu Law. In the course of his speech moving for leave to introduce the Hindu Gifts Bill before the Madras Legislative Council, the Honorable Mr. T. V. Seshagiri Iyer said "that legislation was necessary for setting aright certain principles of the Hindu Law regarding inheritance, as for instance, in the case of inheritance by the sisters and their sons". It need hardly be said that this necessity is likely to be felt more keenly by the converts to Christianity from other castes who are, strictly speaking, outside the four pure castes to whom alone the law based on the Smrithies can be properly applied. The necessity for legislation will be still more apparent when it is remembered that even now every fresh convert from any caste whatever is at liberty to follow any law which he chooses and that it is not at all improbable that in these days of Missionary activity, only Makkathayam Hindus will be found among those who seek admission to the Christian Churches—working in South Travancore. As the community rises in wealth and influence the difficulties will make themselves felt more keenly than ever and are likely to stand in the way of its progress. An analysis of the opinion of the witnesses as to how the law should stand will be found in the Appendix.

235. With regard to the case of a man who dies leaving only daughters, the almost universal desire is that the girls should be allowed to divide the property among them equally and take their respective shares absolutely.

236. With regard to the rights of the daughter when there are sons, the present practice is for the sons to take the property and to give the daughters anything they choose as *Streedhanam*. Most of the witnesses say that at present she must remain satisfied with any pittance that the brothers give her. A few, however, say that she can claim a reasonable dowry; but they are unable to explain what is a reasonable dowry. Probably what they mean is that sometimes on complaint to the Church authorities something was caused to be paid to the girls with whom their brothers dealt in an unfair manner. The system of demanding high dowries has become very common among them also. A very large proportion of the witnesses say that this state of affairs ought not to be allowed to continue. At present, it is said that the vast majority of the girls obtain as *Streedhanam* from their father not less than a half of what a son's share will be worth.

237. Some of the witnesses are of opinion that the proportion of a girl's share should, in all cases, be fixed by the legislature and that any *Streedhanam* paid to her by her father should be deducted from the value of her share. This seems to be a very sensible view and is in some measure likely to reduce the demand now made for large dowries to be paid in cash at the time of the marriage. Some other witnesses however are of opinion that in the case of females to whom *Streedhanam* was paid by their father, that payment should be taken to be in full discharge of every claim they might otherwise have upon their father's estate. This is the time-honored usage.

238. With regard to the widow it is to be observed that under the Hindu Law when a man has sons or when he is not separated from his co-parceners the widow is entitled only to maintenance. But when he is divided and he has neither sons nor son's sons nor son's son's sons, his widow becomes the heir. She does not own it in the same way as a male would do. She obtains only a kind of restricted ownership. She has the full enjoyment and management of it. But she cannot sell it or give it away or dispose of it by will, and at her death it goes not to her heirs but to the heirs of the person from whom she obtained it. Her ownership simply comes to an end. It would be a mistake to look upon the restricted ownership of a woman as a life estate. The restriction on alienation is sometimes removed where there is a danger that the property might otherwise be lost. In such cases, she may sell a portion so as to save the remainder. So also a woman who has no other means of maintaining herself or of providing for the performance of religious duties which are incumbent upon her, may sell so much of the property as will produce the necessary funds. The law does not require her to surrender her estate in case she becomes unchaste. If however, she contracts a second marriage she has to surrender the same.

239. The Rev. Arthur Parker, who is well-acquainted with the customs and habits of the L. M. S. Christians in South Travancore, writes as follows:—"I should like to put in an earnest plea for the more generous treatment of widows. My own experience shows that the lot of the widow is often miserable. She seems to be grudged the small amount of food she eats. She is moved from family to family according to the wishes and convenience of others. If she has some shreds of personal belongings they are the object of the envy and greed of those who according to the law have to maintain her". A considerable majority of the South Travancore witnesses are for giving the widow—whether childless or otherwise—a small share in the deceased's estate.

240. When a person dies childless, but leaving his father, mother, brothers and sisters the practice seems in most cases to be for the father to take the whole estate absolutely. The witnesses seem to wish to have this practice legalised.

241. With regard to the mother it was already pointed out that there is no uniform practice at present. The vast majority of the people seem to be clearly of opinion that in the absence of the father the mother should be given either a half or one-third or one-fourth of the deceased son's estate or at least a share equal to that of a brother when the deceased has no issue. Here also, the witnesses seem to prefer that she may be given an absolute interest in what is allotted to her.

242. Nearly all the witnesses desire that the sisters should come in at least after the brother and his children. A considerable number wish to give a sister a share even when the deceased has brothers.

243. With regard to half-blood brothers and sisters, there is a strong leaning towards having them excluded by brothers and sisters, of the full-blood.

244. These people do not seem to hold very strong views as to how the inheritance should go in the absence of the parents, brothers and sisters and their descendants. On the whole, however, there is an inclination to prefer the paternal kindred in the absence of nearer maternal kindred.

245. There is a general desire to exclude illegitimate children, though a few witnesses think that they may be permitted to inherit to their mother.

246. Finally, the vast majority of the witnesses are agreed that there should be no difference between the mode of devolution of a male's property and that of a female's property and that self-acquisitions as well as ancestral property—whether obtained from the father or other paternal relatives or from the mother and other maternal relatives—should follow the same rules of devolution.

247. The South Travancore Christians have inter-marriages with the Nadar Christians of Tinnevelly among whom the Indian Succession Act is in force. On behalf of the adherents of the Salvation Army, Colonel Nurani has sent in a statement saying that she would prefer the introduction of the Indian Succession Act. Some of the L. M. S. Christians also have expressed such a desire. But these form a small minority.

CHAPTER VII.

The Central Travancore Latin Christians

248. The Christian community dealt with in this Chapter are all Roman Catholics. They live mostly in the taluks of Karunagappally, Quilon, Chirayinkil and Trivandrum. There are a few of them living outside these taluks also. This community also has been in existence for over three centuries. Unlike the Latin Christians of North Travancore, some of whom claim to have been Syrians, these people—except perhaps those few who live in taluks north of Karunagappally—do not seem to have been influenced to any great extent by the Syrians and the Hindus in the matter of their law of inheritance. They seem, on the other hand, to have been influenced considerably by what may, for the sake of convenience, be described as the general Christian law of Europe. Their intimate intercourse with the Christian communities living in the British Settlements of Anjengo and Tangacherry, where the Indian Succession Act has been in force for more than 40 years, has also served to bring about this result. Another potent influence in this direction is the presence in their midst of a body of Eurasians to whom the High Court has on several occasions applied the provisions of the Indian Succession Act. (A. S. No. 219 of 1077 and A. S. No. 140 of 1079). As a community, they are not rich, though at Chavara, Quilon and Trivandrum there are a few individuals in very well-to-do circumstances.

249. On the whole, the law obtaining among them seems to be a little less vague and unsettled than the customary law of the Syrians, the North Travancore Latin Christians and the South Travancore Christians. This is due to the fact that they make no distinction between male and female heirs. For example, among them the daughters of a deceased man share equally with his sons and similarly there is no difference between a brother and a sister or between an uncle and an aunt. At the same time, it should not be supposed that there is no obscurity or indefiniteness concerning their usages in other respects. This uncertainty is seen chiefly with regard to the rights of the widow, the mother and the relatives of the half-blood.

250. In the course of the judgment in A. S. 218 and 296 of 1080, a Full Bench of the High Court observed that "there is no express law by which these parties (Trivandrum Latin Christians) were governed". In A. S. 145 and 162 of 1079, it was observed that "like the Syrian Christians, these (Quilon Latin) Christians also had no settled personal law". Again, in A. S. 363 of 1083 the High Court, observing that there was "no satisfactory evidence as to custom", applied the Indian Succession Act in a case between Latin Christians from Quilon.

251. Altogether 57 witnesses belonging to this community were examined, *viz.*,

7 witnesses at Trivandrum,
16 witnesses at Mampally,
28 witnesses at Quilon and
6 witnesses at other stations.

Out of these, 5 (Witnesses Nos. 2a, 30, 31, 233 and 246), including the Rev. Fr. J. B. Gonsalvis, the Bishop's Councillor, the Rev. Fr. John Netto, the Bishop's Councillor and the Rev. Fr. Francis Pereira, the Bishop's Secretary, are priests. One (Witness No. 6) is a graduate and a Sub-Magistrate in this State. One (Witness No. 184) is a practising Vakil. One (Witness No. 220) is the Secretary to the Catholic Indian Association, Quilon Branch. 8 (Witnesses Nos. 221, 222, 224, 226, 227, 228, 236 and 259) are persons paying a land-tax of Rs. 50 and above per annum. Two of these latter are agriculturists and the others are traders. The statements given by these witnesses may be taken as fairly representative of the evidence of the witnesses belonging to this community.

252. It has been said that in this community the sons and daughters share equally in their father's property. It has been held in several cases both by the High Court as

well as by the District Courts of Quilon and Alleppey that daughters to whom marriage portions have been paid have no further claim upon their father's estate. (VI, T. L. R., page 26, O. S. No. 59 of 1072 on the file of the Quilon District Court and O. S. No. 126 of 1076 on the file of the Alleppey District Court). But we believe that this ruling will hold good only when the *Streedhanam* given is equivalent to the value of the daughter's share, or where she accepts the same in full discharge of her claims. To hold otherwise will lead to absurdity, for, in that case, brothers who give their sisters small dowries quite out of proportion to their shares will be able to take undue advantage over their sisters. Some of the witnesses above referred to say that daughters who have received *Streedhanam* should, when they claim their share in the parental estate, bring into hotch-pot the amount of the dowry already paid to them. This also implies that the mere fact that a girl was paid something as *Streedhanam* will not by itself be sufficient to preclude her when claiming her share in her father's estate.

253. With regard to the widow, the Rev. Fr. Gonsalvis says that when a widow has children by her deceased husband, she "steps into her husband's place in regard to the heirs", and that "a childless second wife surviving her husband if ostensibly not provided for by him during his life is honestly maintained in the family house without stinting". He adds that in such cases, the husbands themselves usually settle some property upon the second wife. With regard to the childless widow, he quotes instances to show that when there is considerable property it was divided equally between the widow and the next-of-kin and when the property was only a trifle the whole of it was taken by the widow. He quotes another instance where a re-married widow continues to be in peaceful possession of the whole of her husband's self-acquisitions even after a second marriage. The Rev. Fr. Netto and the Rev. Fr. Perera say that when the deceased has children, his widow takes absolutely one-third of his estate and that when he has no children the widow takes the whole of his estate if it is not worth more than Rs. 1,000 and that in other cases, she takes one-third of the estate absolutely. Another priest (Witness No. 80), says that the custom is vague with regard to the rights of the widow. Witness No. 6 (a graduate and a Sub-Magistrate), says that a widow is entitled only to maintenance except when she has children by the deceased, in which case she takes one third of the estate absolutely. The answers of the other witnesses also exhibit the same variety of custom in their respective localities One witness (No. 195) says that the rights of a widow depend largely on a trial of strength between herself and her relatives on the one hand, and her husband's relatives on the other It follows from the above that the customary law as to the rights of widows among these people is, as among other classes of Christians, different in different places and even in different families We have come across a judgment of the Quilon District Court in which a widow belonging to this community was given one-third of her husband's estate when there are children and a more recent case in the same Court where she is allowed only maintenance.

254. With regard to the mother, some witnesses say that when the deceased leaves no issue, his mother will, in the absence of his father, take the whole estate. Some witnesses (No. 195 and others) say that the mother is entitled only to maintenance. A third class of witnesses say that she is entitled to a share equal to that of a brother. Witness (No. 184) says that according to custom, the mother takes equally with the father. Nearly all the witnesses say that the mother does not forfeit her share in the event of her re-marriage. So far as judicial decisions are concerned the mother was sometimes permitted to share equally with the brother of a deceased Intestate when he left no issue. (A. S. 218 and 293 of 1080 and A. S. 363 of 1083). Sometimes the widowed mother was allowed to take a half of her deceased childless son's estate, while the other half was given to his step-brothers and sisters (A. S. 145 of 1079 and A. S. 162 of 1079). It will thus be seen that the practice concerning the customary law regarding the mothers also is vague and unsettled. At the same time, the great majority of witnesses say that she is entitled to a share absolutely.

255 With regard to brothers and sisters of the half-blood also, there is no uniformity. The Rev. Fr. Gonsalvis says that the claims of brothers and sisters of the full-blood "seem stronger" than those of brothers and sisters of the half-blood, but "not strong enough to efface" the claims of the latter. The witnesses examined at Quilon say that the relatives of the full-blood take double of what the corresponding relatives of the

half-blood take. Some of the witnesses examined at Mampally however say that the relatives of the half-blood are completely excluded by the relatives of the full-blood. We have not come across any judicial decision on this point.

256. Nearly all the witnesses say that there is no distinction observed between paternal relatives and maternal relatives or in the matter of the devolution of self-acquisitions and ancestral property. Nearly all the witnesses further say that whether the deceased person is a male or a female the same rules of devolution should apply. One or two however say that a woman's daughters sometimes exclude her sons with regard to her property. The question whether when the heirs of a deceased person are all related to him in the same degree the division should be *per stirpes* or *per capita* is not answered uniformly. In very few cases only, have the witnesses been able to mention specific instances in support of their statements as to the existing custom.

257. We have said enough to prove the proposition with which we started, *viz.*, that the customary law of inheritance obtaining among the Latin Christians of Central Travancore is, except with regard to the daughters, the sister, and the aunt, as vague as among the other Christian communities in this State. It need hardly be said that such a state of affairs is not conducive to the progress of the community and requires to be remedied.

258. An analysis of the views of the witnesses belonging to this community will be found in the Appendix. It is to be noticed that in this respect there is much more uniformity among these witnesses than among the witnesses belonging to the other communities.

259. We shall conclude this Chapter with an extract from the very interesting statement made by the Rev. Fr. John Netto, who holds an important position in the Quilon Diocese :—"I am of opinion that legislation is necessary to regulate succession and inheritance. At present the customary law is vague and unsettled. This gives rise to discord and disputes in various families. These disputes are sometimes brought before Church authorities. Sometimes they are taken before the law courts. Sometimes people, who have real grievance, do not go to law either because of the trouble and expense or because of their reluctance to have their family matters discussed before Courts. My desire is that there must be the same law for all sections of Christians. If separate laws are framed for separate sections, difficulties arise when people change their religion or when there are intermarriages between persons of different persuasions or persons belonging to different races. Every community should be prepared to make some concessions on minor points. It is better that the different communities should be put to the necessity of making such concessions rather than that the present unsettled system should continue indefinitely".

CHAPTER VIII.

The Arasars.

260. These are people who live mostly near the sea-coast between Quilon and Colachel. Many of them trade in fish. The vernacular of most of these people is Tamil, while those who live in the north have Malayalam as their mother tongue. They are Roman Catholics. Very few of them own landed property to any considerable extent.

261. Thirty witnesses belonging to this community have been examined. From the testimony of these witnesses it is clear that like the Latin Christians of Quilon and Trivandrum, these people also make no distinction between male and female heirs and that in other respects their customary law is as vague as what obtains among the other classes of Christians. The observations we have made in dealing with the Latin Christians of Central Travancore in the preceding Chapter will apply to these people also. An analysis of their views will be found in the Appendix.

CHAPTER IX.

The Paravas.

262. The Paravas form a small body of Christians living in the sea-coast chiefly between Colachel and Cape Comorin. They are Roman Catholics. Their ancestors seem to have been converted in the time of St. Francis Xavier. Their vernacular is Tamil. Most of them do not own any landed property.

263. Only six witnesses belonging to this community have come forward to give evidence. From their testimony it would appear that their observances in the matter of inheritance are, in many respects, similar to those of the South Travancore Christians dealt with in Chapter VI.

264. We have come across a few cases in which members of this community figured as parties. In O. S. 56 of 1043, it was held by the Padmanabhapuram Zilla Court that, according to the customary law of these people, sons and daughters take their father's property in equal shares. In O. S. 105 of 1052, the same Court held that the parties are governed by the Hindu Law. In the course of his judgment the Zilla Judge refers to several previous instances of litigation. In some of these the principles of the Hindu Law seem to have been applied; on other occasions a different set of rules seems to have been applied.

265. It is difficult to draw from the evidence of the six witnesses referred to above, any inference as to the customary law obtaining among the Paravas. We are all the more reluctant to do so because the witnesses concerned appeared before us with a set of printed answers to the provisional questions. The answers are not all in accord with the principles of the Hindu Law. All that we are able to say is we are not satisfied that the people have any definite usage. The probability is that this small community also has no settled law. We understand that there is a considerable number of Parava Christians near Tuticorin in British India. Of course, those Christians are governed by the Indian Succession Act.

CHAPTER X.

The Caste Christians

266. The community known as Caste Christians is numerically a very small body. There are a few families living in Agasteeswaram taluk. A few families have settled down at Quilon, Trivandrum, Mavelikkara, Alleppey, etc. They are descendants of Vellalas, who joined the Christian Church several centuries ago as the result of the labours of the Jesuit Fathers belonging to the Madura Mission. Their vernacular is Tamil. They claim to have migrated from the Tamil country. A few of them own considerable property. About the succession laws governing this body also, the only thing that can be certain about is that they are vague and unsettled. In A. S. No. 12 of 1056, the Sadar Court observed "that there is no settled law among these people in this country and the claim is always treated as a question of fact and as such, depends upon the evidence of each case."

267. Ten witnesses belonging to this community were examined. Two of these are natives of British India, who hold appointments in this State. They have no property here. So there are, strictly speaking, only eight Caste Christian witnesses who are natives of Travancore. These witnesses do not agree with one another as to the customary law about the following points :—

(i) The nature of the right which the daughters of a person have in his property, when he has no sons.

(ii) The nature and extent of the right of the daughter when there are sons.

(iii) The nature and extent of the rights of a widow whether childless or otherwise.

(iv) The rank of the mother in the order of succession and the nature and extent of her rights.

(v) The rights of a sister, and

(vi) The rights of the relatives of the half-blood.

268. This variety of views is to be found also in the suggestions put forward by these witnesses to make their succession laws clear and definite. As among the other communities the poorer people desire to give to their daughters equal shares with the sons, while the wealthier individuals show a tendency (in proportion to their wealth) to cut down the daughter's share.

269. It is admitted that this question cropped before the Courts only once or twice and that on these occasions the decision was that the daughters should share equally with the sons. (A. S. 12 of 1056. In this there is reference to a prior judgment). But this was about 30 years ago.

270. A few of the witnesses say that it will be better if the Indian Succession Act, which applies to their kinsmen of the East Coast, is introduced. Another witness, Mr. Yagappa Pillai, (age 70, tax Rs. 300, a retired Sub-Magistrate) says that his community does not desire to be governed either by the rules of the Hindu Law on the one hand, or by the Indian Succession Act, on the other. In fact, the truth seems to be that this very small community also does not know its own mind. An analysis of the views put forward by the witnesses will be found in the Appendix.

CHAPTER XI.

The Non-Syrian Protestant Christians of Central Travancore.

271. A large number of the Protestant Christians in Travancore consists of the Tamil Christians living in South Travancore. These are adherents of the L. M. S. They have been dealt with in Chapter VI. Another section of the Protestant Christians consists of the Syrians who have joined the Church of England. The customary law obtaining among them as well as among the other classes of Syrians has been discussed in Chapters II, III and IV. The Christians dealt with in this Chapter are Protestant Christians other than these.

272. The majority of these are adherents of the C. M. S. Among them will be found converts from the Ezhava caste, the Hill Arayans and the depressed classes. Numerically, the last mentioned forms by far the largest body. These adherents of the C. M. S. are generally very poor and do not, with a few exceptions, seem to own any landed property at all. They are living in the midst of the Syrians and are in many respects considerably influenced by their practices in social matters. Whatever succession law is adopted, these people are not likely to be affected in the near future. Any fair and righteous system of law applicable to the other communities will be suitable to these people also.

273. The L. M. S. has also several large congregations of converts from the depressed classes. These also are poor people with no property and as such are not likely to be much concerned about this matter.

274. In addition to these, there are in the taluks of Quilon, Nedumangad and Trivandrum, a considerable body of Christians attached to the L. M. S. and a small number who are adherents of the Anglican Church. Most of these have got landed property of their own. 21 witnesses belonging to this community were examined at Quilon, Trivandrum and Neyyattinkara. These witnesses also agree in saying that the customary law obtaining among them is vague and unsettled.

275. Dr. M. Joseph, L. R. C. P., (Witness No. 3) who is an L. M. S. Christian from Quilon, says that there is no settled practice as to the proportion in which the sons and daughters share in their father's property. On most of the other points also he is able to give only his opinion. Witness No. 239, the Rev. Issac David, an Assistant Missionary at Quilon of 28 years' experience, says that in Quilon and other places sons and daughters share equally in their property and that widows are given, when there are children, sometimes only maintenance and sometimes an indefinite share in her husband's property. Even when there are no children, he seems to think that the usage is not settled. There is nothing specially to be said about the other witnesses. The statement that male and female heirs take equal shares appears to have been recognized by the Courts with respect to the Protestant Christians in the neighbourhood of Quilon. All the witnesses express the desire to have a legislative enactment on the point and the majority of them show a leaning towards the Indian Succession Act. An analysis of their views will be found in the Appendix.

CHAPTER XII.

The Marumakkathayam Christians

276. There is in the taluk of Neyyattinkara a small body of Christians who follow the Marumakkavazhi system of law. They may be sub-divided into two classes, *viz.*, one section consisting of converts from the Ezhava caste and the other of converts from the Washerman caste. They are, at present, adherents of the Roman Catholic Church. Only a few belong to the L. M. S. Their vernacular is Malayalam. Altogether they number less than 1,000 souls.

277. Witnesses Nos. 136 to 150 are converts from the Ezhava community. According to these witnesses, there are about 500 members belonging to their section. They seem to be in fairly well-to-do circumstances. They retain all the social customs observed by their unconverted castemen. Hindu Ezhavas and Christian Ezhavas freely inter-marry. The marriage is however solemnized in the Church only if both the parties are Christians. In other cases, there is only the usual Sambandham. It is said that divorce is not permitted to parties married according to the rules of the Church. In the same Tarwad there will, sometimes, be found members who are Christians as well as those who retain the old Hindu faith. Conversion to Christianity does not incapacitate a person from becoming the Karanavan of the Tarwad or from taking part in family partitions. Similarly, conversion does not affect a member's right to sue for the removal of an improper Karanavan from office, or for the cancellation of documents improperly executed by the managing Karanavan. For the purpose of this report it is not necessary to go into further details about the social custom of this interesting community. It is enough to say that they observe the Marumakkathayam law obtaining among the Hindu Ezhavas whereby a moiety of a man's self-acquisitions goes to his children, while the remainder goes to his Anandravars. In other respects, they follow the ordinary Marumakkathayam law. They do not desire to have their existing usage in this matter changed in any way.

278. Witnesses Nos. 151 to 155 are washermen by caste as well as by occupation. They do not seem to have much property. They are much less numerous than the Ezhava Christians. They also follow the Marumakkathayam law and seem to be happy in its observances.

279. So far as these people are concerned, there is no vagueness or indefiniteness about their law of inheritance, for, the principles of the Marumakkathayam law are well-known. Unless the principle of individual partition is established and each member enabled to obtain his or her share of the family property, it is neither possible nor desirable to impose any law of succession upon them except perhaps in the case of individuals who, after abandoning all claims to the Tarwad property desire to be governed by any other system of law.

CHAPTER XIII.

Is legislation desirable, and if so, on what lines?

280. We have in the preceding Chapters attempted to show how the laws of succession stand among the various Christian communities in this State. We have pointed out that, with regard to everyone of the sections, the customary law is wanting in definiteness and that the highest Tribunal in the land has repeatedly declared that the present state of the law is vague and unsettled.

281. The predominant principle underlying the various ancient systems of law obtaining in this country concerning the doctrine of ownership is that all property belongs to the tribe or community or at least to the family. The individual's inclination and welfare have been, to a great extent, dominated by considerations as to the advantage of the community or the family. One of the fundamental principles of the Christian religion is the recognition of the priceless value and the sacredness of the individual. Naturally enough this conception of individualism underlies the Western systems of law. It will be unreasonable to suppose that this principle has not been making itself felt upon the customary law of inheritance obtaining in this country among the various sections of Christians some of whom have been in existence for many centuries. In Mahomedan Jurisprudence also this idea of individualism receives considerable recognition.

282. In their highest development the two conceptions cannot be conflicting, for the true welfare and happiness of a community is secured when the true welfare and happiness of every individual composing it is assured; and, conversely, when the individual members of a community decline and degenerate, it will not be difficult to trace a corresponding retrogression in the community also. At the same time, it must be admitted that at least in certain stages there would be conflict in the way these two principles sometimes manifest themselves. As the result of the long and interesting contact of the West with the East, such conflicts are making themselves felt in various directions including the customary usages bearing on the law of inheritance. Anyone who takes the trouble to watch the development of the Hindu Law within the last century cannot fail to detect traces of this conflict in the gradual evolution that has been going on all around. In the case of the Christians this evolution has naturally gone on at more rapid pace. Of course, so long as Western education and Western ideas of social and political rights and duties are imbibed, this spirit of individualism will continue to assert itself more and more as time goes on. It is not our business to enquire whether this growing spirit of individualism is better or worse than the old communal principle. Whether the change is for the better or for the worse, it is a fact that the change takes place and it will not be wise to ignore this fact. It is unlikely that in view of the changed circumstances, the ideas and sentiments of a hundred or two hundred years ago will be found satisfactory at the present day or in the years to come. Like all other communities in this land, the Christian communities also are in their own way passing through a stage of transition. In our opinion, this largely accounts for the uncertainties of the customary law obtaining among these communities at the present day.

283. There is not the slightest doubt that the laws relating to succession have a very great influence on the march of human affairs. As a continental Jurist has observed, "they ought to be placed at the head of all political institutions for they exercise an incredible influence upon the social conditions of the nations". It will therefore be readily seen that it is a matter of vital importance to the Christian communities that the present chaotic state of the succession laws should be removed and the same should be placed on a satisfactory footing which will have the effect of conserving all that is good in the old order of things and at the same time of removing all impediments to future progress.

284. The question that next presents itself is how to get out of the present unsatisfactory condition. To leave things alone trusting to the beneficial results of the law of social evolution does not certainly appear to be wise. That will be an unnecessarily long and laborious process and, unless the progress of evolution is, in this matter, properly guided and controlled by a sober and righteous law, there will be no guarantee that the final product of the evolution will be something conducive to the best welfare of the

community as a whole. To trust that the vagueness of the present day will, in the long run, be set at rest by the decisions of the courts is also not quite sensible; for, so long as the law is unsettled, nothing will be easier for contending parties than to place before the Courts evidence in support of their respective contentions. And as, under such circumstances, the Judges can simply act according to their individual ideas of justice and equity, it will be no wonder, if their decisions now and then turn out to be unsatisfactory attempts at judicial legislation of a piece-meal nature.

285. The Judges who have, from time to time, sat in the High Court during the last twenty-five years, are all of opinion that legislation should be undertaken to set things right. In XVII, T. L. R., page 46, Dewan Bahadur Venkobarharrar and Justice Mr. Hunt say that "legislation would seem to be the only remedy for the removal of these difficulties". On a later occasion, Dewan Bahadur T. Sadasiva Iyer and Justice Mr. Padmanabha Iyer complained that "the difficulty of deciding rises in the absence of a Statute Law has been pointed out in numerous judgments" and they add that "it is surprising that the legislature has not taken up these burning questions". (S. A. 350 of 1080 and 1 of 1081). Very recently, a Full Bench of the High Court, consisting of Their Honors, Krishnan Nair, C. J., Ramachandra Row and Muthunayagom Pillai, JJ. expressed the opinion "that it is desirable and necessary to enact a law of succession".

286. At the second session of the Sri Mulam Popular Assembly, Mr. Parayil Kunju Avira Tharakan requested "that a law might be passed defining the rights of succession to property among the Syrian Christians".

287. At the 3rd session, Mr. C. G. Idichandy, B. A., Bar-at-Law, complained "that the want of a codified law of inheritance was a great impediment to the progress of the Native Christian community and many suits were being every day launched in Courts and large sums of money wasted on them". (*Vide* Proceedings of the third meeting of the Sri Mulam Popular Assembly, page 57).

288. At the 4th meeting of the Assembly, Mr. T. C. Cheriyan, Member of the Travancore and Cochin Christian Association, pressed upon the Government the necessity for codifying the law of inheritance among the Christians of Travancore.

289. At the 6th session also several members pointed out the necessity for passing a Regulation defining the rules relating to succession and inheritance among the Christians.

290. At the 7th session of the Sri Mulam Popular Assembly, the Very Rev. Iype Thoma Kattanar said "that it was very necessary that a Bill should be soon introduced into the Legislative Council to regulate the succession of the Syrian Christians of Travancore". He said "that the community would become impoverished within 50 years if a law were not passed". The other Christian members who were present at that meeting also supported the Very Rev. Kattanar's request.

291. All the Bishops exercising jurisdiction in this State, excepting the Bishops of Quilon, Cochin, Trichur and two of the Jacobite prelates, *viz.*, Mar Ivanios and Mar Athanasius have written to say that legislation with regard to the law of succession among the Christians in this State is necessary. The Bishops of Trichur and Cochin have not communicated their views to us. The Bishop of Quilon is not without apprehension as to the probable consequences of legislation on the subject. Mar Ivanios and Mar Athanasius have not said anything on this point, probably because the other Bishops belonging to their Church have placed their views before the Committee. The Rev. Arthur Parker, one of the senior Missionaries of the London Missionary Society, thinks that the necessity for legislation is urgent; and the Rev. W. J. Edmonds of the L. M. S. and Colonel Nurani, Chief Officer of the Salvation Army in Travancore, also have written to say that legislation is necessary.

292. The vast majority of the witnesses examined by us express in no uncertain voice their opinion as to the urgent necessity for legislation. The Committee think that, under these circumstances, it is their duty to recommend legislation on the subject.

293. The next point to be settled is whether there should be a single enactment for the entire Christian community or whether there should be separate laws for the separate sections. At the 7th session of the Sri Mulam Popular Assembly, the Very

Rev. Iype Thoma Kuttanar said that "his request was to have a law for all Christians but that if opinion was divided, the proposed law might be confined to Syrians". *(Vide* Proceedings of the 7th session of the Sri Mulam Popular Assembly, page 38).

294. At the 4th session of the Sri Mulam Popular Assembly, Mr. T. C. Cheriyan, Member for the Travancore and Cochin Christian Association, said that "the diversity alleged to exist was not very vital and that it was not desirable that in a State of such limited dimensions with so many creeds and classes, the minor differences in the system of inheritance should be perpetuated by the legislature". The member added that his Association was of opinion that a uniform code was possible and desirable. In A. S. 208 of 1070, the High Court observed that "it would be anomalous to draw any distinction between Christians professing the same faith but observing different rites as regards their law of succession. Such a course should be discountenanced by the Courts as it must lead to great confusion and uncertainty".

295. The Archbishop of Verapulay writes to say that in His Grace's opinion "separate legislation would not work for the best interests of the Christian community at least regarding the Christians within the limits and territory of the Archdiocese". Bishop Makil of Kottayam writes to say that "separate legislation for separate Christian sections, even if possible, cannot be, I think, for the best interests of our Christians". The Bishop of Ernakulam writes as follows.—"Separate legislation for all the separate sections of Christians would not be practicable. I would propose separate legislation for the Syrians (*i. e.*, Catholics as well as Jacobites) and this would be in the best interests of the community". Dr. Thomas Kurialacherry, Bishop of Changanacherry, says that "so far as Our experience goes, the Christian community in Travancore is not, as some think, divided into so many sections with as many varying customs as to make it an insurmountable difficulty to have a common code". The Bishop of Quilon also is strongly against sectional legislation. Mar Dionysius writes as follows:—"I believe legislation is necessary to avoid litigation caused by vagueness or want of definiteness in the customary usage. It is neither possible nor desirable to have separate legislation for separate sections. That will not be conducive to the best interests of the Christian community as a whole. *It is most desirable by a policy of give and take to devise means whereby a law applicable to Syrians and other classes of the Christians can be framed*". Mar Severios thinks that if possible, "one code for all sections of Christians is preferable. If, on the other hand, it is impracticable, let there be a separate law for Nazrances based on their old custom". Mar Thoma Metropolitan is of opinion that it will be a good thing to have a law which would satisfy all sections of Travancore Christians; but since the usages are different in different (racial) sections, His Grace is affraid that a common law may not be feasible. The Anglican Bishop, Dr. Gill, writes that "legislation is necessary because of the varied and unsettled customs prevailing, which often lead to trouble and litigation, and that combined legislation for the whole Christian community and not separate legislation for separate sections is advisable in the best interests of the community". The Rev. A. Parker does not think "it advisable to have separate enactments for separate sections of the community; *such a course would involve fresh difficulties especially in the case of inter-marriage*. Further, there would be endless difficulties as to how many sections should be recognised". The Rev. W. J. Edmonds thinks that "sectional legislation is *impracticable on account of inter-marriages which are bound to increase in days to come*". He thinks that separate legislation is not for the best interests of the Christian community. Colonel Nurani also seems to favour the enactment of a common law for all classes of Christians.

296. Mr. K. Chandy, B. A., Deputy Commissioner and District Magistrate, Mysore, writes that "it will be an act of wisdom for the leaders of the different sects of Christians in Travancore to agree to have a common legislation for succession". Mr. Pilo Paul, B. A., Tahsildar of Wynad, writes advocating a common legislation. Rao Bahadur G. T. Varghese, B. A., Deputy Collector, Calicut, writes as follows:—"It would be impracticable to legislate for the different sections of the Christian community. There is nothing in the nature of their consitution or circumstances which demand differential treatment". Dr. V. Varghese, Civil Surgeon, Calicut, also advocates common legislation. The vast majority of the witnesses who appeared before the Committee are also of opinion that

the legislation should be common for all Christians. Many of them think that it is neither possible nor desirable to have separate legislation for separate sections of the community.

297. In arriving at a conclusion on this point, we have to bear in mind that the usages of the various sections of the Christian community do not agree in all respects. At the same time, we have to remember that inter-marriages between members of different communities (we do not simply mean religious sections) are becoming more common than before and are bound to increase in future, the result being that it will not be possible to say definitely about some people to which section they belong. Already such difficulties have arisen. Take for example, the case of Syrian Christians. It is not possible to define the expression in such a way as to include all classes of people who are generally recognised as such and at the same time to exclude others whom the majority of the Syrians will refuse to acknowledge as belonging to their community. If separate legislation is enacted for different sections, it will be difficult to say by which law the devolution of properties belonging to the offsprings of mixed marriages are to be governed. One claimant may find it to his or her advantage to contend that he or she should be governed by the law applicable to his or her father's community. At the same time, a rival claimant may think it profitable to him or her to contend that he or she should be governed by the law of his or her mother's community. Such a state of affairs is likely to lead to much litigation and trouble. We are, therefore, strongly of opinion that a common law should be enacted so as to be applicable to all classes of Christians except the Marumakkathayees. In the case of the latter, they follow a distinct and definite system of law whose main principles are completely at variance with the Makkavazhi system followed by the other sections. At the same time, we think it necessary to make special provisions to meet sharp differences of usage between certain classes on one or two points.

298. We have next to consider what the provisions of the proposed enactment should be. A Full Bench of the High Court suggested the passing of an enactment on the lines of the Succession Act in force in British India with such alterations as may be considered necessary to give effect to well-established usages which are recognised by the community. (XII, T. L. R., page 151). In other words, in all cases of doubt, the provisions of the Indian Succession Act should, according to the Judges, be adopted. On a subsequent occasion also the High Court has given expression to the same opinion (A. S. 359 of 1068). True to this principle, the High Court has, on several occasions subsequent to this, followed the provisions of the Succession Act in deciding cases of inheritance where the local usage was proved to be vague and unsettled.

299. It may be observed that a small number of cultured and respectable members of the Syrian community, who own property in Travancore and in British India, advocate the adoption of the Indian Succession Act as a whole. Similarly, a number of South Travancore Christians including some who have property in Travancore and in Tinnevelly also express the same opinion. It is remarkable that no one who has property in British India and in Travancore, or who has lived long in British India thinks that an enactment on the lines of the Indian Succession Act would be unsuitable to Travancore. Those who vehemently oppose its introduction—and these form the majority—are mainly persons who have no practical experience of the working of that Act.

300 In a matter of this kind, practical people must not be guided by *a priori* considerations as to the tendency of any particular system. For example, it is said, that the introduction of the Indian Succession Act will lead to a general impoverishment of the community and also give rise to litigation. But experience shows that it has had no such influence in those directions whether among the Indian Christians of the Tinnevelly District and other places or the Syrian Christians residing in the taluks of Ponnani, Cochin and Palghat in British Malabar. As observed by Rao Bahadur G. T. Varghese, B. A., "that Act has the high authority of the Royal Commission appointed by Her Imperial Majesty, the late Queen Victoria, to draw up a body of substantive laws for India. It has been in operation for 47 years and is the law that governs succession among Europeans, East Indians, Jews, Armenians, Native Christians and natives of India other than those comprised in the terms Hindu, Mahomedan and Budhist. A law that has been found good for four millions of people, consisting of various classes and denominations of Christians

must be acceptable to the Christians of Travancore. It should be remembered that the Syrian Christians in the Ponnani, Palghat (Malarkod) and Cochin taluks are governed by that law. We, who live in British India, know how beneficient is its operation affording relief to the widow and the orphan. It stands unrivalled as a law of succession".

301. At the same time, we do not see our way to recommend the adoption of the Indian Succession Act wholesale. Our first ground is that the Syrian Christians and the South Travancore Christians are chiefly agricultural communities, the vast majority of whom own only small holdings. We do not think it justifiable to accelerate the disruption of these into still smaller plots as the result of a law of compulsory partition among all the sons and daughters. It is true that such a law already exists with regard to the males; but that is no justification for extending the principle of compulsory partition of landed property still further. Again, the daughters and sisters who are generally married to persons in places distant from the parental homestead will not find it convenient to cultivate small bits of land situated many miles from their new homes. The Europeans, Eurasians and Jews, who are all governed by the Indian Succession Act are not agricultural communities. The Indian Christians, who were in existence at the time the Indian Succession Act was passed, consisted, except perhaps in South India, of individuals who were cut off from their own families and castes and were as such not likely to have been at the time a body of agriculturists possessing lands of their own. Even among the Tamil Christians of South India, the proportion of agriculturists was likely to have been very low. A considerable proportion of them may have been employed as paid agents in the service of the various Missions. No doubt, the Syrian Christians of Malabar have always been an agricultural class of people. But it is doubtful whether the peculiar circumstances of this small body of Christians who are living in an obscure and out-of-the-way corner of the Empire were considered at the time of the passing of the Indian Succession Act. Our second ground is that there are even now some traces of the ancient joint family system among the Christians of Travancore. We think that the Indian Succession Act can be justly applied in its entirety only to communities among whom the effects of the joint family system have absolutely disappeared. But our chief ground is that the vast majority of the people are against the introduction of the Indian Succession Act. In social matters, legislation, to be effective, must not be greatly in advance of the public sentiment at least so far as a conservative people, like the Travancoreans, are concerned. Even if the introduction of the Indian Succession Act is the best thing for the Christians of Travancore—a proposition of whose correctness we are, by no means, quite sure—it is better to bring about the second best thing with the intelligent approval of the people as a whole rather than go against the sentiments of the community in the attainment of what one considers to be the best.

302. On the other hand, some people are of opinion that the proposed legislation should simply codify the existing custom. This suggestion also is not feasible. In the first place, admittedly there is no existing uniform custom on some points even among the members of the same community. Secondly, there are a number of definite customs obtaining among some classes of people which are not acceptable to the other classes. If legislative recognition is to be granted to all these varying customs, that will simply introduce unnecessary chaos.

303. We propose to mention below the principles we have observed in making our recommendations.

304. I. There are certain practices which are observed by all classes of Christians in Travancore (except, of course, the Marumakkathayees). We suggest that all these usages should be given legislative recognition. Among these may be mentioned the following :—

(1) Heirs in the ascending and collateral lines are always excluded by the lineal descendants.

(2) If a child, brother, sister, nephew, niece, uncle or aunt predeceases an Intestate, the lineal descendants of such relative will obtain in the Intestate's property the share which the said relative would have got if he or she were alive when the Intestate died.

(3) Subject to rule 2, male heirs of any degree shall, among themselves, and female heirs shall, among themselves, have equal shares.

(4) Illegitimate children and other illegitimate relatives are not entitled to any share.

(5) Except with regard to persons of foreign domicile, the devolution of movable and immovable property follows the same rules.

(6) There is no difference between an Intestate's issues by different marriages provided they are of the same sex.

(7) No person will acquire, as the result of marriage, any rights over property belonging to that person's wife or husband during the latter's life-time.

(8) When an Intestate dies leaving only grandchildren or great grandchildren or nephews or nieces or cousins, the division of his property should be made *per stirpes* and not *per capita*.

305. II. No community should be put to the necessity of giving up any of its long established usages, except under circumstances of very rare occurrence. We do not think it reasonable to expect any compromise in this matter. As instances of such usage may be mentioned the following :—

(1) Among the Latin Christians of Karunagappally, Quilon, Chirayankil, Trivandrum &c. and among the Protestant Christians in the neighbourhood of Quilon, there is no difference made between male and female heirs of the same degree. This is a custom quite in accord with natural justice.

(2) Among the Syrian Christians, the Latin Christians of North Travancore and the South Travancore Christians, a woman to whom dowry was paid by her parents has no further claim upon their estate. This custom, at first sight, appears to be rather hard. But considering the habits of the people, it cannot be condemned as unjust. It is, no doubt, the duty of the parents to provide for their daughters. If the girl herself has no objection to get married and if there is no proper reason why she should remain celibate, then considering the customs of the community, the best way of providing for a girl is to marry her suitably. By giving her a proper dowry the parents will, other things being equal, be likely to obtain as suitable a match as possible for her under the circumstances. When once the father has suitably provided for the girl by giving her as high a dowry as he considers necessary or desirable, there is no injustice in the girl being shut out of all further claims especially when the girl and her husband are aware that such is to be the case.

(3) Among the Syrian Christians, North Travancore Latin Christians and the South Travancore Christians a brother excludes a sister and an uncle excludes an aunt. Many among the Syrians and the South Travancore Christians would be glad if a sister is allowed a fraction of what a brother is given. But as there is no general demand for it, we decline to recommend any interference with the existing custom even though it is somewhat inequitable.

306. III. There are some usages which are clear and theoretically long-standing but for changing which there is a general demand on the part of the community concerned. In such cases, we recommend the changes when we find that thereby the usages of the community concerned could be brought into uniformity with those of some one or more of the other communities. Among these may be mentioned the following :—

(1) According to the rules of the Hindu Law, by which the South Travancore Christians are supposed to be governed, the sister and her children are excluded by the paternal uncle and other heirs. Those people wish that the sister should come in after the brother. By effecting this change, their law will be brought into a line with that of all the other sections except the Quilon Christians.

(2) According to the Hindu Law, the daughters of a man who dies leaving no sons take their father's estate as joint tenants with right of survivorship. The South Travancore Christians wish that they should be entitled to take equal and heritable shares in their father's estate. In fact, according to many of them such a practice is followed already to a considerable extent. This change also will bring their law into a line with those of the other Christians.

(3) According to the Hindu Law, when a person dies childless, his mother, in the absence of the widow, will take a woman's estate in his entire property. The South Travancore Christians say that this practice is not generally observed and that the property of such a man should go to the father, if he is alive. The father will naturally take care of the mother. By allowing the father of a childless man to come before all other kindred the law among this people may be brought into conformity with that among the other classes.

307. IV. There are certain conflicting rules of inheritance the occasion for enforcing whose application arises but seldom. In such cases, we strike a balance with a view to effect a compromise. The only instance where we recommend such a compromise may be mentioned. According to the Quilon and Trivandrum Christians there is no distinction observed between the maternal and paternal relatives in the matter of inheritance. Among the Syrians and South Travancore Christians, the maternal heirs are said to come in only after the paternal heirs are all exhausted though no one has mentioned a specific instance in support of this broad statement. The necessity for the application of such a rule arises only when a person who holds property dies leaving neither his father nor any lineal descendants of himself or his father. Such instances are extremely rare. So we recommend that among all classes of Christians, the maternal heirs should come in immediately after the paternal grandfather's descendants. Practically, the Quilon Christians will not be put to any inconvenience and much less will the other Christians suffer by this compromise.

308. One of the members of the Committee, *viz.*, the Very Rev. Iype Thoma Kattanar, is of opinion that even near maternal relatives should come in only after the paternal great grandfather and his descendants are exhausted. In the absence of any specific instance, our colleague's suggestion cannot be said to be in accord with any custom obtaining even among the Syrians. Again, it is difficult to believe that one's natural affection lies in the way indicated by our colleague's suggestion. Lastly, it is not possible to expect the Christians of Quilon and other places to agree to such a proposal and the point does not, in view of what has been said above, appear to be of a practical importance that will justify the perpetuation of a diversity in the rules of inheritance in this matter.

309. V. We next recommend that legislative recognition should be given to principles supported by uniform decisions of the Courts. As an instance of this principle we may refer to the rule that all property over which a person had absolute control—whether self-acquired or obtained from paternal relatives or from maternal relatives—should follow the same rules of devolution. The Quilon Christians say that such is their ancient usage. In ten decisions of the High Court in which as many Judges have taken part and ranging over a period of nearly 40 years, this rule was held applicable to the Syrians. Two of these are Full Bench decisions. There has not been a single decision to the contrary. A majority of the Syrian witnesses approve of this principle. According to the Hindu Law by which the South Travancore Christians are said to be governed this rule is applicable to all property belonging to males and such property belonging to females as was obtained from females the only exception being with regard to property obtained by females from males.

310. The Mahomedan Law also follows the same principle. According to the Statute of Distributions, inheritance is always traced only to the last owner. This is the law in the United States of America also. The Indian Succession Act and the Parsi Succession Act also recognise no difference based upon an enquiry as to the source from which the property came.

311. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar proposes that, in the absence of children and brothers and sisters of the full-blood, any property obtained from the mother or her relatives should go to the maternal relatives and that the self-acquisitions and property obtained from the father's side should always go to the paternal relatives.

312. At first sight, it may appear that there is some abstract justice in support of the contention that what was obtained from the father's side should go to the paternal kindred and what was obtained from the mother's side should go to

the maternal kindred. But this consideration can, at best hold good only with respect to what was obtained by way of inheritance. Suppose for instance, that a distant kinsman on the mother's side makes to a man *a gift* of some money or property or spends some money upon his education. The person who made the gift or incurred the expenditure may not be the nearest kindred on the maternal side. When he made the gift or incurred the expenditure he had no idea of being recouped for the loss. On the other hand, the intention was that the person concerned was to have full control over what was given to him. In these instances, one's sense of justice is not in any way outraged by the consideration that on the death of the person above referred to his nearest maternal kindred will not get the benefit of any advantage which the deceased had as the result of any generosity shown to him by a distant maternal kinsman.

313. Let us next take the case of property *inherited* from the mother or her kindred. In the case of inherited property, it is not easy to say that the maternal kindred from whom the Intestate inherited the property had any special intention as to its devolution. But in view of the admitted fact that according to nearly all the witnesses whose views are before us the Intestate had every right to dispose of the property in any way he liked, there is no ground for presuming that the maternal kindred could have reasonably expected that the property which the deceased inherited from them would come back to their own family.

314. When once a man becomes vested with absolute authority over property inherited from his paternal kindred or from his maternal kindred, it is not usual for him to keep separate accounts of these properties or to keep his estate in such a way that it can be readily ascertained how much of his property may be treated as having been obtained from the paternal kindred and how much from the maternal kindred. The ascertainment of that point leads to endless confusion and trouble. It will tend to encourage minute and difficult investigations into matters of family account.

315. Under ordinary circumstances, the bulk of a man's property will be either his self-acquisition or what he obtained by way of inheritance from his father or paternal kindred. Leaving aside for the present the case of the mother which will be separately dealt with later on, it will be noticed that it is not proposed that one's property should descend to one's maternal kindred except in the absence of all descendants of a person's paternal grandfather. We have already pointed out that to allow one's property to descend to the maternal relatives in these circumstances, will not be considered a hardship.

316. Property obtained from the mother's side consists, in most cases, of only the *Streedhanam* brought by the mother; and sometimes, where the mother happens to be an heiress, it may be greater in extent and value. To allow the property obtained by a person from his maternal kinsmen to descend to his own issue will not be considered improper. Nor again, will it be considered improper that such property should, on the failure of the last holder's descendants, go to his uterine brothers or sisters and their children. Thus in any case, difficulties can arise only when any person who owns property obtained through his mother dies leaving behind him neither children nor uterine brothers nor sisters or their descendants. Such contingencies are likely to occur only very rarely.

317. In these circumstances, we are decidedly of opinion that the rule established by the uniform current of decisions should be left undisturbed especially in the absence of a sufficient number of instances to clearly establish a customary usage. We do not think it reasonable to ignore this simple rule which is recognised in almost all systems of law and introduce the complex and unworkable principle that the devolution of one's property should depend on the result of an enquiry into the sources from which the property came.

318. VI. Even in the case of such well-established principles supported by a uniform course of decisions, we recommend, when the decisions do not affect all sections, slight modification for the sake of uniformity and in deference to what we consider to be the clear sentiment of the community. As an instance, we may quote the mother's case. Among the South Travancore Christians, theoretically, the mother takes a limited interest in the entire property of the childless Intestate, when he has no widow. Among the Quilon Christians, she has sometimes been held to be entitled absolutely to a share equal to that of a brother and at other times, to half the estate. Among the Syrians and the North Travancore Latin Christians, it has been held by the High Court for over a period

of 40 years that a mother takes as a brother and excludes the sister and all others more distantly related.

319. Under the Bengal School of Hindu Law, the mother comes in immediately after the father and before the brother. Under the Mahomedan Law, the mother takes absolutely one-sixth of the estate if the deceased has children or two or more brothers. In nearly all other cases, she takes one-third absolutely. Under the Parsi Succession Act, if a man dies childless, the residue after deducting the share of the widow, if he has any, goes to the father and mother or to the survivor of them. If both the parents are alive, the father takes double of what the mother gets. In Austria, Denmark, Germany, Norway and Portugal, the father and the mother will, in the absence of lineal descendants of the deceased, succeed to the estate in equal shares. According to the English Statute of Distributions and the laws of most of the States of the great American Republic and the Indian Succession Act, the mother takes, in the absence of the father, a share equal to that of a brother and she excludes the paternal grandfather and his descendants.

320. It will be seen from the above that under all systems of law, the mother is accorded a high rank in the line of inheritance.

321. At the same time, the following facts have to be borne in mind :—

(i) In a rich family when the deceased leaves only a mother and a brother as his heirs, the mother will, under the rule, get half the estate,. Though the community as a whole does not object to give to the mother a share equal to that of a brother when there is a number of brothers, the idea of giving her a half of the estate when there is only a single brother is not relished by many people.

(ii) The sentiment of the community, as may be inferred from the testimony of a large number of witnesses, is against the view that the mother should totally exclude the sister and her descendants as well as the paternal uncles and aunts and their children.

322. Our recommendation, therefore, is that the mother of a childless person should, in the absence of the father, rank as a brother, provided, however, that her share should not exceed one-fourth of the estate when the deceased has any brothers or sisters or their descendants surviving him. Her share may, however be increased to one-third of the estate when the deceased has no nearer kinsfolk than the paternal grandfather or the paternal uncles and aunts or their descendants. In all other cases, she may be allowed to take the entire estate after deducting the widow's (or widower's) share. Among the Syrians and the South Travancore Christians, the mother should be bound to accept, in lieu of her share, a fair value for the same. In any case, the mother should have an absolute interest in what is given her.

323. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar's proposal is that the mother should be allowed to enjoy till death or remarriage, a share equal to that which is given to the nearest surviving kindred on the father's side. We may say at once that such a provision is unknown under any system of law that we are aware of. It cannot be pretended that there is among any of the Christian communities in Travancore or anywhere else any usage corresponding to this proposal. We shall, in discussing the widow's rights, give our reasons against creating life-estates and show that such a principle is injurious to the welfare of the community and quite unworkable with regard to movables. The natural and moral relation between a mother and her son is not in any way altered by the fact that after the father's death the mother contracts a second marriage. In a community among whom remarriage of widows with children takes place even in respectable families, there is, in our opinion, no justification for insisting that a widowed mother should, if she remarries, forfeit what she obtained from her deceased son.

324. VII. We recommend that the proposed legislation should not interfere with the right which all classes of Christians possess for making wills to regulate the succession to their property whether self-acquired or ancestral. Such a right has been recognised by the Courts to exist among the Syrians, (I, T.L.R., page 90) and the Central Travancore Christians and also among the Mukkavars. (Govinda Pillai's Select Decisions, Part I, page 195). It has not been negatived among the South Travancore Christians. Like them the Mukkavars also followed the Hindu Law before their conversion to Christianity. There is no reason why a privilege granted to converts from the Mukkava caste should be refused to converts from other castes. The possession of full testamentary powers

is necessary in order to enable individuals to make arrangements suitable to their special circumstances. The general law of succession cannot, for obvious reasons, be framed so as to suit the special circumstances of each individual. "Though in some instances caprice, or passion, or the power of new ties, or artful contrivances, or similar influences may lead to the neglect of claims that ought to be attended to, yet the instincts, affections and common sentiments of mankind may be safely trusted to secure, on the whole, a better disposition of the property of the dead and one more accurately adjusted to the requirements of each particular case than could be obtained through a disposition prescribed by the stereotyped and inflexible rules of a general law".

325. From statistics kindly supplied to the Committee by the Director of Registration, we notice that the practice of registering or depositing wills has been steadily increasing among the Indian Christians in this State for the last 10 years. In 1077 there were only 36 such instruments dealt with by the Registration Department; the corresponding number for 1086 is 69.

326. VIII. When the customary usage is not clear and definite we recommend a course which we consider will be acceptable to the majority of the Christians and be advantageous to the community as a whole. To this class belong the rights of the unmarried daughter, the widow, and the widower.

327. IX. It is to be noted that there is a strong sentiment among the Syrians and the South Travancore Christians against ancestral landed property passing into other families after the Intestate's death so long as his near kinsmen care to retain the same in the family. In our opinion, this sentiment is no more objectionable or unreasonable than the very common tendency shown by Englishmen of all classes to retain landed properties in their own families. In the face of the great liberty which the law allows to Englishmen in disposing of every kind of property by last will and testament, landed property would rarely have been retained in families for lengthened periods but for this strong national sentiment. In deference to the sentiments of the Syrians, the South Travancore Christians and the North Travancore Latin Christians, we recommend that among them the mother, the widow, the widower and also the daughter when she co-exists with descendants in the male line should be bound to accept in lieu of their share a fair value for the same. In Greece, Sweden and some other countries such a principle seems to have been adopted in the case of some of the female heirs. (*Vide* Lloyd's Succession Laws in Christian Countries, pages 49 and 72). In some of the States of the American Republic, the eldest son is at liberty to take the whole of the estate himself on paying the other heirs an equivalent of their share in money and on his refusal the same privilege is allowed to the other sons successively.

328. We have provided that in cases of dispute the value of immovable property should be taken as the equivalent of 18 years' net mesne profits. This is on the assumption that investments on landed property would bring a return of 5½% per annum. As a matter of fact, investments in paddy lands will fetch only a lower rate. Even in the case of other lands a return of more than 6% per annum is not common. We have fixed this rate with a view to protect the would-be purchaser; for, it would be possible that a property which is not intrinsically worth much may be desired by a wealthy neighbour who is prepared to pay a fancy price for it. We do not think it reasonable that the heirs who desire to retain possession of the property in the family should be compelled to pay the fancy price which a rich neighbour may be willing to offer.

329. X. In the case of the relatives of the half-blood, we propose a sort of compromise. Among the Syrians and the South Travancore Christians, the custom is clear so far as half-blood brothers and sisters on the mother's side are concerned. They are simply shut out of inheritance when there are either brothers or sisters of the full-blood or half-blood brothers and sisters on the father's side. The Quilon Christians show a tendency to accord to half brothers and sisters on both sides equal rights but not quite exactly as the brothers and sisters of the full-blood. But the custom is not clear among the South Travancore Christians. The tendency is to prefer the brothers and sisters of the full-blood to half-blood brothers and sisters on the father's side. Here also the custom is not very clear. Among the Syrians also we are not aware of many specific instances; but the predominant sentiment is that half-blood brothers and sisters on the father's side should be treated exactly as brothers and sisters of the full-blood. Our recommendation on this point is that there should be no distinction between relatives of the

full-blood and those of the half-blood when the nearest common ancestor is a male; and that half-blood relatives on the mother's side should be treated as maternal heirs.

330. XI. Lastly, we recommend certain principles that should be of universal acceptance and concerning which there is not likely to be any difference of opinion :—

331. (1) In the case of persons having a foreign domicile, the succession to their personal property is allowed to follow the law of their domicile. This is the law in most of the civilised countries including England and British India.

332. (2) No distinction is to be made between an heir who is alive at the time of the Intestate's death and one who is only conceived at the time but subsequently born alive.

333. (3) With a view to prevent interference with vested interests and allow people sufficient time to adjust their affairs with due regard to such provisions of the Bill as may be unsuited to their special circumstances, it is recommended that the proposed enactment should affect only intestacies occurring six months after it becomes law.

334. (4) Seeing that in the matter of inheritance most of the sections of the Christian community do not treat male and female heirs alike, we propose that among these sections persons about whose sex there is doubt should be treated as females.

335. (5) In view of the high dowry that is now becoming current and according to the almost unanimous wish of the witnesses, we have recommended that when a female seeks to recover her share from an estate, she should be compelled to bring into hotchpot the dowry she received from the estate. Under ordinary circumstances, seldom will a Syrian or a South Travancore Christian female find it to her advantage to exchange her dowry for the share given her under the proposed Bill. We have, therefore, thought it fit to make a recommendation for the insertion of a provision which will compel her to institute her suit, if she is inclined to launch one, within a reasonably short time.

336. (6) Half-blood relatives on the mother's side should be classed only along with the maternal heirs.

337. (7) Power should be taken by Government to make the proposed law applicable to persons other than Indian Christians. For example, there is a class of people in Central Travancore who follow a religion which they call "Yuyomayam". These people were Christians—mostly Syrians—before they adopted this religion. They deny that they are Christians now. Their usages in the matter of inheritance seem to be those of the Syrians. Perhaps at some future time the members of that community may desire to have the provisions of the proposed enactment extended to them. Again, there are, we understand, a few Unitarians in Central Travancore. They also have no separate law of their own. The small Jewish community in Parur also do not seem to have any settled law of their own. Possibly they may, at some future time, wish to have their community also brought under the proposed enactment. In British India, all these communities, besides Europeans, Eurasians, and Indian Christians, are governed by the Indian Succession Act. The provisions of our Bill with regard to people to whom Section 31 applies, *viz.*, the Central Travancore Latin Christians, will be found to be very nearly the same as those of the Indian Succession Act. Again, it is possible that in course of time some of the Marumakkathayam Christians may wish to fall into a line with the other Christian communities. If an individual Marumakkathayee gives up his right to his Tarwad property, there is no reason why his request should not be granted. For these and other purposes the power which we propose that the Government should take to themselves may be of great use.

338. We have now to suggest the extent of the right which a daughter should have in her parents' estate when she has brothers. We have already pointed out that in this respect, the Latin Christians of Central Travancore follow the provisions of the Indian Succession Act under which the sons and daughters of a deceased person divide his property equally among them. Such a rule does not seem to have ever existed among the Syrians or the South Travancore Christians; nor do we think that the members of these communities are prepared to adopt this rule even though this is the rule observed in most of the Christian countries of Europe and America. If the old

Syrian Canons or Mar Athanasius' Canon (1857) or Mar Athanasius' answers to the Sudar Court (about the year 1865) or Mr. Muthukrishna Naidu's book (1870) may be relied on, the former practice among the Syrians was to give to a daughter as dowry half the value of a son's share. The South Travancore Christians may not perhaps object to this ratio; but we are not afraid that the wealthier members of the Syrian community are not at the present day prepared to agree to the same. At the same time, as pointed out in Chapters IV and VI, a large majority of the witnesses examined by us are strongly of opinion that the unmarried daughter should not after her father's death be entirely at the mercy of her brothers. So long as she remains unmarried, she should not be handicapped in maintaining herself. When the time arrives for her to be given in marriage she should not on account of her inability to take with her a proper dowry, be at a disadvantage in securing a suitable husband.

339. Both among the Syrians as well as among the South Travancore Christians the amount of the dowry is almost invariably an important factor in settling whether a girl is to be suitably married or not. The dowry therefore naturally represents the provision which a father—whether among the Syrians or among the South Travancore Christians—makes for his daughter. It follows from the above that when a father gives dowry to his daughter and gets her married in his lifetime there is no harm in presuming that it is not his intention to make any further provision for her. We therefore propose that when a parent or other guardian gives to his daughter or ward dowry, the law should provide that she should have no further claim upon that person's estate after his death.

340. There are likely to be some instances where both the parents may have independent means. In such cases, the ordinary practice is for the parents to consult each other and determine the amount of the dowry. In such instances also, there is no harm in presuming that both the parents intend that the daughter should have no further claim upon the estate of either of them after their death. In consideration therefore of the habits of the two communities concerned, we would suggest that if a girl is paid dowry by either parent or, in such parent's lifetime, by any other relative, the girl should have no further claim upon that parents' estate after his or her death.

341. There remains the case of the daughter to whom no dowry is paid in the lifetime of the parents. In such cases, they are now practically at the mercy of the brother or his representatives. (Ordinarily, the vast majority of the girls are married in the life-time of their fathers). Though considerations of natural affection and fear of public opinion ordinarily prevent brothers from treating their unmarried sisters unfairly, there are sufficiently numerous instances of shabby treatment which make it necessary for the Legislature to intervene with a view to safeguard the interests of the unmarried orphaned daughter.

342. Of the suggestions made to us, the simplest, most reasonable and most effective seems to be the proposal that a share of the Intestate's property or its value should be given to his daughter for whom no dowry was paid by him. So far as the Syrians and the North Travancore Latin Christians are concerned, this suggestion cannot be treated as a proposal to introduce any novel principle in their law of inheritance; for, in their case, the High Court has repeatedly recognised that a daughter to whom no dowry was paid by the father is entitled to a share in her father's property. (*Vide* Review No. 7 of 1041; A. S. 314 of 1070; S. A. 267 of 1086 and also XVII, T. L. R., page 46; XVIII, T. L. R., page 8 and XXII, T. L. R., page 205).

343. Many of the witnesses examined by us say that in a very large majority of instances, the dowry paid to a girl by her father will not be less than the value of a half of what each of the sons may get in a family division and that, only in very rich families does the *Streedhanam* paid to a girl fall short of the value of one-third of a son's share. (An analysis of the views of the witnesses examined by us will be found in the Appendix).

344. Our opinion is that it will be very fair if it is laid down that in cases where a daughter is not paid *Streedhanam* by her parent or in the lifetime of such parent, she should be held entitled to a share equal to one-third of that of each of her brothers or its value inclusive of any *Streedhanam* which the brothers may have given her after her father's death. The very existence of such a provision will ensure that, in almost every instance, will a brother give to his sister as *Streedhanam* something not less than what

is indicated above and, consequently, few girls will find it necessary to go to courts to enforce their claims.

345. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar's opinion is that the daughter has no right in her parents' estate. He proposes that "a daughter for whom no dowry was paid should have as against the sons the right to realise for her maintenance a sum equal to what a son gets from his father's estate for his maintenance". He is also of opinion that "the daughter should further have as against the son, the right to realise at the time of her marriage, an amount which at the current rate would fetch the above sum as interest". "In case the *Streedhanam* paid by the son falls below the said amount the daughter should", according to him, "be at liberty to realise from him the balance by which it falls short whether she was married before or after attaining her majority". Even this right he will not declare to be a charge upon the estate, but would simply make it a personal claim against the brothers.

346. We do not know whether our colleague puts forward his proposal as being in accord with the custom actually existing among any Christian community in Travancore. A large majority of the witnesses examined by us say that according to the existing usage every girl to whom *Streedhanam* was paid by the brothers after her father's death, has, except among the Central Travancore Latin Christians, to remain satisfied with what she was paid, however small that may be. Our colleague's recommendation that an orphaned girl to whom her brother pays as *Streedhanam* something less than what she may be entitled to under his proposal should be at liberty to compel her brother to make good the deficiency involves certainly the introduction of a novel principle. The very fact that he would confer such a right upon a girl, even when she is married and *Streedhanam* paid to her after she attains her majority, is a clear proof that he also considers the existing state of affairs to be unfair to the orphaned daughter.

347. But by making the daughter's right a merely personal claim against the brothers and not a charge upon her deceased father's property there is really no protection against brothers who are of spend-thrift habits or of dishonest propensities. It should be remembered that relief is required only against persons of this class who are likely to be devoid of natural affection and who have no regard for public opinion. Our colleague's proposal, while arming the unmarried daughter with a weapon for molesting brothers of the right sort, does not afford her any real protection against the unscrupulous ones.

348. The method suggested by him for calculating the *Streedhanam* is also not very happy. Of course, it is not his proposal that she should be entitled to demand a sum the income from which will enable her to maintain herself comfortably. He suggests that she should be entitled to claim a sum which will bring her by way of interest as large an amount as what a brother takes from the parental estate for his maintenance. Do all the brothers take the same amount for their maintenance? There may be brothers who, because they have other sources of income, do not take anything from the father's estate for their maintenance. In such cases, is the daughter to go without anything at all? Again, how is the current rate of interest to be fixed?

349. It is curious that so far as we remember none of the witnesses who appeared before us has spoken to the existence of any usage corresponding to our colleague's proposal or suggested that the right of the daughter should be settled in the manner proposed by him.

350. But the greatest drawback in our colleague's proposal is that it is self-contradictory. He will not allow the daughter to have a charge upon her father's estate for her *Streedhanam*. Or, to use his own language, his view is that she has no right in her father's estate. At the same time, he gives her a personal claim against brothers who have inherited property belonging to their father. What is the basis of this claim? Surely, it is not based on the natural relationship between the brother and the sister. For, it cannot be said that, simply because a man and a woman are children of the same father, the woman has any legal claim against the man for her *Streedhanam*. Indeed, our colleague himself recognises this fact by saying that the daughter should have such rights against her brother only in case the latter came by property belonging to the father. But how can the fact that the brother came by some property over which the sister has no legal claim, give rise to a legal, though only personal, right as against the brother?

351. Again, if our colleague's view is to be accepted, the unmarried daughter must be considered to have acquired a legal, though personal, right against her brother the moment the latter inherits the father's property. Even when, as the result of the brother's dishonesty or extravagance, her father's property stands in danger of being prevented from becoming available to satisfy her claim, our colleague will not confer upon the innocent daughter the legal right to protect her father's property from being totally wasted and thus safe-guard her own claim which has already come into existence.

352. For all these reasons, we do not see our way to agree to our colleague's proposal which is practically to the effect that an unmarried girl should have no legal right whatever in her father's estate and that she should be at the mercy of her brother.

353. We proceed next to make our proposal with regard to the rights of widows. It is necessary to examine the ideal of a Christian marriage in order to appreciate the difficulties besetting the question and to be in a position to suggest a solution for the same. The teaching of the New Testament on the point is as follows :—

(i) Marriage is an institution ordained by God from the beginning of creation.

(ii) As the result of marriage, the husband and the wife shall "no more be twain but one flesh".

(iii) Marriage is indissolvable so long as both parties are alive.

(iv) "Putting away" one's partner is prohibited except in case of extreme conjugal infidelity.

(v) The wife is to live in subjection to the husband and the husband is directed to give honour to the wife as unto the weaker vessel.

(vi) The individuality of neither partner is to be effaced but rather that both the husband and the wife should exercise mutual forebearance, self-restraint and devotion for the glory of God and for the elevation of both the man and the woman.

(vii) Remarriage is permitted to either partner only after the death of the other and is as free from reproach in the case of the wife as in that of the husband. This high ideal of the Christian marriage stands in the way of a woman's remarriage exactly to the same extent as in that of a man's remarriage. (See St. Mathew, Ch. XIX, verses 3 to 9, Romans VII, verses 2 & 3. I, Peter, III, verses 1 to 7).

354. We have, in Chapters IV and VI, shown that the customary law as to the widow's rights is vague and unsettled especially among the Syrians and practically among the South Travancore Christians also. We have further shown that the widows are at present put to great hardship on account of the uncertainty of the law. It further breeds litigation. It is therefore necessary to place the widow's rights also on a proper footing. We have, in Chapter IV, mentioned what Bar Hebraeus' Nomo Canon (Hudaya Canon), Mar Athanasius' Canon of 1857, his answers to the Sadar Court and Mr. Muthukrishna Naidu's treatise say on the point. In Chapter VI, we pointed out how the Mithakshara Law, according to which the South Travancore Christians are sometimes said to be governed, stands in this respect.

355. We proceed next to examine the law as to the rights of the widow according to other systems of law.

356. Under the Mahomedan Law the widow takes absolutely an eighth of the husband's estate when there are children or son's children how low soever and a fourth where there are none.

357. Under the Parsi Succession Act, the widow takes absolutely a share equal to half that of a son or double that of a daughter when the deceased has children, and a half of the estate when he is childless.

358. In most of the countries of Europe, there exists in the case of married people what is called a "Communaute des Biens". It means an arrangement between married people by which the husband and wife hold a portion of their property in common. On the death of either party, the survivor takes his or her moiety (Lloyd's Succession Laws, page 13).

Since this sort of marriage settlement is very common in the continental countries, there is no necessity there for treating the wife as an heir.

359. In England, the Intestate Estates Act of 1890, 53 and 54 Vict. C. 29 directed that if the net value of a man's estate does not exceed £ 500, the childless widow gets the entire estate whether real or personal. In other cases, the widow is, under the Statute of Distributions, entitled to one-third of his personalty if he has issue or a half if he has no issue. She has under the common law a further claim to hold as her dower one-third of her husband's realty for her life.

360. The law of inheritance in most of the American States and the Indian Succession Act have adopted the principles of the Statute of Distributions for all kinds of property.

361. In attempting to define the rights of the widow, the following facts have to be borne in mind :—

362. (i) Among the Syrian Christians the wife always held a very influential position. In Mr. Muthukrishna Naidu's book, Section 50, it is said that a sale deed executed by one who is divided from his kinsmen, needs only the consent of his wife for its validity. It cannot be supposed that Mr. Naidu was simply reproducing any provisions of the Syriac Canon ; for, there is no such rule in Bar Hebraeus' Code. Among the other sections also, the wife holds an important position.

363. (ii) Many of the witnesses are of opinion that maintenance arrangements very seldom work satisfactorily. As observed by Mr. E. J. John, "the consequence of allowing only maintenance to widows will be to leave the helpless members of the family at the mercy of the stronger."

364. (iii) In the case of widows who have children the allotment of a share for the widow renders her independent of the children and when it is felt that the widow has some property at her disposal there is a greater chance of the widow being more satisfactorily looked after than otherwise. This is good in the long run both for the widow and for her children. Most people who wish to uphold the father's right to dispose of his entire property—whether ancestral or self-acquired—support the opinion chiefly on the ground that otherwise the authority of the father will not be properly respected. One witness went to the length of saying that if the father is not given such powers, he will be obeyed only to the same extent as the mother—an excellent commentary as to the condition of the widowed mother. Except when the children happen to be the issue of a previous marriage there will rarely be any necessity for the widow to separate herself from the sons. The very fact that she has some property of her own will be sufficient to ensure her comfort and convenience.

365. (iv) A vast majority of the witnesses belonging to the various sections are of opinion that it is better to give absolutely to the childless widow some small share from her husband's estate and allow her, if she is so inclined, to go to her own people with no more claims upon the relatives of the husband rather than encourage any arrangement which would cause hardship to her and give rise to unceasing quarrels in the family.

366. (v) Restricted estates like those obtaining under the Hindu Law give rise to much litigation in communities among whom such estates are recognised. Mere life estates, as that term is understood by English lawyers, are not known to any system of law in this country. If either of these forms of limited estate is created, the chances are that the property will deteriorate and the community will become the poorer ; for, the person who has only a restricted interest will care only to make the best out of the property and not to do anything to improve the estate or even to prevent its deterioration. Again, with regard to personal property such a system is not workable at all ; for, if the widow takes it into her head to dispose of the movables, the reversioners will have no means to get at the same after her death. To quote once more from the statement of Mr. E. J. John, "to give a life estate to a widow would be inviting complications and litigation which necessarily attend upon life estates and the chances are that in such cases, the property will be allowed to deteriorate."

367. (vi) Remarriages—whether of widows or widowers—is not considered improper or unbecoming while unchastity is considered a great sin whether in a man or in a

woman. There are instances in respectable families of bachelors marrying widows as well as spinsters being married to widowers. The marriage of widowers with widows is also not uncommon. At the same time it may be said that, except in cases of great poverty, widows who have sons will seldom be found to marry again. The members of the community will, we believe, put up with any inconvenience rather than countenance any law as the result of whose operation unchaste widows are placed at a greater advantage than remarried widows.

368. (vii) We have already referred to the sentiment prevailing among the Syrians and the South Travancore Christians against landed property belonging to one family passing into the hands of another.

369. In making any suggestion for the removal of the vagueness in the customary law with reference to widows it would be unwise to ignore the considerations set forth above.

370. Of all the suggestions made to us the one for giving absolutely to the widow a definite share or its value in her husband's estate seems to be the most satisfactory.

371. We have heard it whispered here and there that if husbands and wives are allowed shares in each other's property that will be holding out a premium for husbands and wives to murder each other. The suggestion is too absurd to be noticed. The very mention of it is libel upon the Christian population of Travancore. Are wife-murders or husband-murders heard of among the Syrian Christians of British Malabar or the Indian Christians of Tinnevelly or among the Mahomedans? Among all these classes the law allows the widow (or the widower as the case may be) a definite share in the Intestate's property. Do the Christians of Travancore belong to a morally lower order of human beings?

372. After giving our anxious consideration to the subject, we are firmly convinced that the most reasonable and equitable way of settling the widow's right is to give her a definite share (or its value) in her husband's estate. As between the suggestion to give to the widow a restricted estate in the entire property or in a large portion thereof and that to allow her absolutely a smaller share or its value, we have no hesitation in recommending the latter alternative as the more beneficial to all parties concerned. Our proposal therefore is that when the deceased has children his widow should be given out of his estate a share equal to that of a son, or its value in case the sons prefer to prevent the property from going out of their hands. We would however restrict her right to a maximum of one-fourth of the estate.

373. With regard to childless widows, our proposal is that she should be given one fourth of the entire estate or its equivalent in money when the deceased has left behind him his father, brother, sister, or their descendants. Since the value of landed property is to be fixed as the equivalent of 18 years' net profits the effect of the proposal is the same as allowing her to be in enjoyment of the entire property of her husband for 4½ years. If, however, the deceased has left behind him only his mother, paternal grandfather, paternal grand-mother, uncles or aunts or their children, her share may be increased to a half of the estate or its value. Under all other circumstances, she may be given the entire estate. We do not think that it is necessary that widows among the Quilon and Trivandrum Christians who do not form an agricultural community should be put to the necessity of surrendering their share on receipt of its value.

374. With regard to the widower, our proposal is that he should be given in his deceased wife's estate the same rights as are given to a widow in her deceased husband's property. The vast majority of the witnesses examined by us are of this opinion. It has been pointed out in Chapter IV that among the Syrians, the widower takes in the absence of children, ¼ of his deceased wife's dowry. There are decisions of the subordinate courts in support of this custom. No case seems to have come up to the High Court. Among the other sections, the extent of the right of the widower is a matter of doubt.

375. The Very Rev. Iype Thoma Kattanar proposes that when there are children, the widow should be given a share equal to that of a son, but that she should have in it only a limited estate which she should forfeit in case she remarries. Our colleague does not say whether the widow is to forfeit her right if she becomes unchaste. If

remarriage is visited with a penalty while unchastity is not, then the proposed law will be giving an immoral widow an advantage over one who leads a moral life. If immorality is to be treated as a ground for forfeiture then in every disputed case, the Courts will have to enquire into the allegations of immorality. This state of affairs is certainly to be deprecated.

376. With regard to the widow when there are no children, his proposal is that she should be given till remarriage, the income from the entire property of her husband provided, however, that when the deceased husband happens to be undivided from his co-parceners she should be given only half the income of his share. In case such a widow desired to remarry, he recommends that she should, in addition to being allowed to take back her *Streedhanam*, be given out of her husband's property a further amount equal to her *Streedhanam*. It will be noticed that he does not propose that she should be satisfied with any maintenance which her husband's heirs or a Court of Law may think reasonable and allow them to take possession of her husband's property. It will further be seen that according to our colleague, a remarrying widow is not to go empty-handed out of her husband's family, but that she should have the right to take to her new home her *Streedhanam* as well as an amount equal to the *Streedhanam* brought by her.

377. We have already given our reasons for rejecting the principle of life estates. We fail to see why the privilege allowed to the remarrying widow, *viz.*, that of being given absolutely a considerable sum of money from her husband's estate is refused to her sister simply because she does not desire to remarry. This seems to be anomalous.

378. By giving the childless person's widow a life estate in the entire property of her husband, our colleague makes it impossible for the deceased person's widowed mother, if there is one, to derive in her old age any advantage from her deceased son's estate.

379. Our colleague does not say who is to be in possession of the property of the deceased. If the widow is to be in possession, his proposal does not contain any adequate safeguard to ensure that the deceased person's movables will be restored to the reversioners on the widow's death or that or his real property will not be allowed to deteriorate. If the property is not to be in the enjoyment of the widow, it is not known what facilities the widow will have to prevent the reduction of the annual yield of the property and in case the person in possession refuses to hand over the income to the widow the helpless woman will be put to the necessity of going to Court again and again for realising from him the income assigned to her.

80. It is a well-known fact that the amount of the *Streedhanam* given to girls is rapidly increasing. It follows therefore that the consequence of the adoption of the Very Rev. Iype Thoma Kattanar's suggestion that the remarrying widow should be given her *Streedhanam* as well as an additional amount equal to it will be to place a widow who has been married for a shorter period in a more advantageous position than one whose coverture extends over a longer period.

381. In many cases, especially in the case of young widows their husbands' property is not likely to be much in excess of her *Streedhanam*. The adoption of our colleague's proposal will therefore have in such cases the effect of allowing the remarrying widow to take the whole of her husband's property.

382. If the principle that a remarrying widow is to be given absolutely something out of her husband's estate is to be entertained, is it not better to avoid making any invidious distinction and extend the same privilege to widows who do not desire to remarry? In fixing the extent of the widow's right is it not better to adopt the proportion recognised in some known system of law rather than introduce a method which does not exist among any of the Christian communities in this State or anywhere else?

383. For all these reasons, we do not see our way to accept our colleague's proposal.

384. With regard to the widower, our dissenting colleague's proposal is that a widower should have no right in his deceased wife's property; but that if he lives in his wife's house and the wife dies issueless, he should have till remarriage or death the right to enjoy the woman's property. We see no reason whatever for not making the right of the widower correspond to that of the widow.

385. We do not make any proposal with regard to the rules regulating testamentary succession. In Travancore, there is no general law relating to the testamentary succession. We think that it will be better if the rules of testamentary succession are embodied in a general enactment which will apply to the entire population of this State rather then legislating for Indian Christians alone in that matter.

386. The draft of a Bill embodying the above recommendations will be found in the following Chapter.

CHAPTER XIV.

The Draft of the proposed Bill.

The Christian Succession Regulation.

REGULATION No. OF 10

Preamble.

Whereas it is expedient to amend and define the rules of law applicable to Intestate succession among Indian Christians in Travancore, We are pleased to enact as follows:—

Short title.

1. This Regulation may be called "The Christian Succession Regulation".

This act to constitute the law of Travancore in all cases of Intestate succession among Indian Christians.

2. Except as provided in this Regulation, or by any other law for the time being in force, the rules herein contained shall constitute the law of Travancore applicable to all cases of Intestate succession among the members of the Indian Christian community.

Succession to property of Marumakkathayam Christians and certain Intestacies not affected.

3. The provisions of this Regulation shall not apply to Intestate succession to the property of such members of the Indian Christian community as follow the Marumakkavazhi system of inheritance; nor shall they apply to any Intestacy occurring before the first day of Chingam 10 .

Power of Government to extend the operation of this Regulation to any individual, race, sect or tribe in Travancore.

4. Our Government shall, from time to time, have power by an order either retrospectively from the passing of this Regulation, or prospectively, to extend the operation of the whole or any part of this Regulation to any individual or the members of any race, sect or tribe in Travancore or any part of such race, sect or tribe to whom the Government may consider it desirable or expedient to apply the provisions of this Regulation or of the part of the Regulation mentioned in the order.

Interpretation clause.

5. In this Regulation, unless there be something repugnant in the subject or context:—

Number, gender.

Words importing the singular number include the plural;

Words importing the plural number include the singular;

Words importing the male sex include females;

When owing to any physical defect or deformity, it is not possible to ascertain the sex of any of the heirs to an Intestate, such heir shall, for the purposes of this Regulation, be treated as a female.

NOTE.—It is said by some that because the Native Christians of Coorg are exempted from the operation of the Indian Succession Act, that enactment should not be introduced into Travancore. We have already stated that we do not approve of the introduction of the I. S. A. Nevertheless it is necessary to point out that we fail to see what similarity there is between the Christian inhabitants of mountainous Coorg and those of Travancore. The total Christian population of Coorg including European Missionaries Government officials and the planting community is about 3,500. It cannot be that the Coorg Christians are exempted from the operation of the I. S. A. because their habits are similar to those of the Syrian Christians. If that were the reason then surely the Syrian Christians of British Malabar, who are vastly more numerous than the Native Christians of Coorg would also have been exempted from the operation of that Act. But that has not been done

'Immoveable property' includes land, incorporeal tenements and things attached to the earth, or permanently fastened to anything which is attached to the earth. It includes a Kanom holding but not a mere mortgage right whether followed by possession of the mortgage property or not.

Immoveable property.

'Moveable property' means property of every description except immoveable property.

Moveable property.

'Will' means the legal declaration of the intentions of the testator with respect to his property, which he desires to be carried into effect after his death and shall include a codicil.

Will.

'Streedhanam' means anything given to a female, or on her behalf to her husband, or his guardian in view of her marriage by any person or, after his death, from his estate by any of his heirs, in the shape of immoveable property, ornaments, or other moveable property, but does not include anything intended as a mere present.

Streedhanam.

The terms 'son', 'daughter', brother', 'sister', 'lineal descendant', or any other word expressing relationship must be understood only as denoting a legitimate relative.

Son, daughter, and other words expressing relationship.

6. No person shall, by marriage, acquire any interest in the property of the person whom he or she marries, nor become incapable of doing any act in respect of his or her own property which he or she could have done, if unmarried.

Interests and powers not acquired nor lost by marriage.

7. Succession to the immoveable property situated in Travancore and belonging to members of the Indian Christian community is regulated by this Regulation, wherever he may have had his domicile at the time of his death.

Law regulating succession to deceased person's immoveable and moveable property respectively.

Succession to the moveable property of a person deceased is regulated by the law of the country in which he had his domicile at the time of his death.

8. 'Kindred' or 'consanguinity' is the connection or relation of persons descended from the same stock or common ancestor.

Kindred or consanguinity.

9. 'Lineal consanguinity' is that which subsists between two persons, one of whom is descended in a direct line from the other, as between a man and his father, grandfather, and great grandfather and so upwards in the direct ascending line, or between a man, his son, grandson, great grandson and so downwards in the direct descending line. Every generation constitutes a degree, either ascending or descending. A man's father is related to him in the first degree, and so likewise is his son, his grandfather and grandson in the second degree, his great grandfather and great grandson in the third.

Lineal consanguinity.

10. 'Collateral consanguinity' is that which subsists between two persons who are descended from the same stock or ancestor, but neither of whom is descended in a direct line from the other.

Collateral consanguinity.

For the purpose of ascertaining in what degree of kindred any collateral relative stands to a person deceased, it is proper to reckon upwards from the person deceased to the common stock, and then downwards to the collateral relative allowing a degree for each person both ascending and descending.

11. In the annexed table of kindred the degrees are computed as far as the sixth and are marked by numeral figures. The person whose relatives are to be reckoned and his cousin german or first cousin, are, as shown in the table, related in the fourth degree, there being one degree of ascent to the father, and another to the common ancestor, the grandfather, and from him one of descent to his uncle and another to the cousin german, making in all four degrees.

Mode of computing degrees of kindred.

A great-uncle's son or daughter and a great great uncle are of the same degree, being each five degrees removed.

Table of Consanguinity.



Persons held for the purpose of succession to be similarly related to the deceased

12. For the purpose of succession there is no distinction between those who are actually born at the time of the deceased person's death, and those who, at the time of his death, were only conceived but who have subsequently been born alive. Nor is there, except when otherwise expressly provided for, any distinction between those who are related to him by the full-blood and those who are related to him by the half-blood.

13. For the purpose of succession there is no distinction between self-acquired property and ancestral property, or between property of a male and that of a female.

No distinction between self-acquisition and ancestral property or between man's property or woman's property.

14. A man is considered to die Intestate in respect of all property of which he has not made a testamentary disposition which is capable of taking effect.

As to what property deceased considered to have died Intestate.

ILLUSTRATIONS.

(*a*) A has left no will. He has died intestate in respect of the whole of his property.

(*b*) A has left a will whereby he has appointed B his executor; but the will contains no other provisions. A has died intestate in respect of the distribution of his property.

(*c*) A has bequeathed his whole property for an illegal purpose. A has died intestate in respect of the distribution of his property.

(*d*) A has bequeathed Rs. 1,000 to B and Rs. 1,000 to the eldest son of C and has made no other bequest; and has died leaving the sum of Rs. 2,000 and no other property. C died before A without having ever had a son. A has died intestate in respect of the distribution of Rs. 1,000.

15. Such property devolves upon the wife or husband or upon those who are of the kindred of the deceased in the order and according to the rules herein prescribed.

Devolution of such property.

16. Whereas the intestate has left a widow, if he has also left lineal descendants, a share equal to that of a son or one-fourth of the Intestate's property, whichever is less, shall belong to her.

Widow co-existing with the deceased's children.

Provided, however, when the lineal descendants of the deceased consists only of his daughters or the descendants of any deceased daughter or daughters, the widow's share shall be equal to that of a daughter or one-fourth of the estate, whichever is less.

17. If the Intestate has left no lineal descendants, but has left his father, or any lineal descendants of such father, one-fourth of the Intestate's property shall belong to the widow.

Widow co-existing with the Intestate's father or his descendants.

18. If the Intestate has left neither lineal descendants nor father nor any lineal descendants of the father but has left his mother or his paternal grandfather or any lineal descendant of such grandfather, a half of the Intestate's property shall belong to his widow.

Widow co-existing with mother, paternal grandfather or his descendants.

19. If the Intestate has left none of the kindred referred to in Sections 16, 17 and 18, his widow shall be entitled to the whole of his property.

Other cases.

20. The husband surviving his wife has the same rights in respect of her property if she die intestate as the widow has in respect of her husband's property if he die intestate.

Rights of widower and the widow respectively.

21. When the Intestate has left his mother, if he has also left any lineal descendants or father, the mother shall not be entitled to any share in the deceased's property.

Mother with the Intestate's descendants or his father.

22. When the Intestate has left neither lineal descendants, nor father, but has left lineal descendants, of the father, a share equal to that of a brother of the Intestate or one-fourth of his property, whichever is less, shall belong to his mother.

Mother co-existing with Intestate's father's descendants.

Provided, however, that when the lineal descendants of the Intestate's father consist only of daughters or the lineal descendants of a deceased daughter or daughters, the mother's share shall be equal to that of a daughter or one-fourth of the estate whichever is less.

23. When the Intestate has left none of the kindred referred to in Sections 21 and 22, but has left his paternal grandfather or any lineal descendant of such grandfather, one-third of the Intestate's property shall belong to his mother.

Mother co-existing with Intestate's grandfather or his descendants.

24. When the Intestate has left none of the kindred mentioned in Sections 21, 22 and 23, his entire estate, or if he has left a widow, the residue after deducting her share shall belong to his mother.

Mother co-existing with more distant kindred.

25. When a person dies intestate, his next of kin in the order set forth below shall be entitled to succeed to the residue, if any, of his property that may be left after deducting the widow's share, if he has left a widow and also the mother's share, if he has left a mother, under circumstances which will according to Sections 22 to 24 entitle her to any share. The next of kin mentioned in the first group shall always be preferred to those standing second to the third and so on in succession.

Order of succession.

Group (1) Sons and daughters and the lineal descendants of such sons or daughters as shall have predeceased the Intestate.

Group (2) Father.

Group (3) Brothers and sisters (whether of the full-blood or by the same father only) and the lineal descendants of such of them as shall have predeceased the Intestate.

Group (4) Paternal grandfather.

Group (5) Paternal grandmother and paternal grandfather's children including such of the latter as shall have predeceased the Intestate, leaving lineal descendants.

Group (6) Brothers and sisters of the half-blood on the mother's side and the lineal descendants of such of them as shall have died in the Intestate's life-time.

Group (7) Maternal grandfather.

Group (8) Maternal grandmother and the maternal grandfather's children including the lineal descendants of such of them as shall have died in the Intestate's life-time.

26. If a son, or daughter, or a brother, or a sister or a nephew, or a niece, or an uncle, or an aunt, or a first cousin of an Intestate who, if alive at the time of the Intestate's death, would have been an heir, shall have died in his lifetime, the lineal descendant of such heir shall take the share which he or she would have taken, if living at the Intestate's death and in such manner as if such deceased heir had died immediately after the Intestate's death.

The lineal descendant of a deceased heir are allowed to represent such heir.

27. Subject to the provisions of Section 26, the male heirs mentioned in groups 1, 3, 5, 6, & 8 in Section 25 shall among themselves have equal shares and the female heirs mentioned in the said groups shall, among themselves, have equal shares.

Males to take equally among themselves and females to take equally among themselves.

28. Subject to the provisions of Section 26, the share of each of the daughters of an Intestate shall be one-third that of each of the sons.

Each son to take treble of each daughter.

Provided that any female heir of an Intestate to whom *Streedhanam* was paid or promised by the Intestate or in the Intestate's lifetime either by such Intestate's wife or husband or after the death of such wife or husband, by her or his heirs, shall not be entitled to have any further claim in the property of the Intestate when any of her brothers

Female heirs who were paid Streedhanam to be ordinarily left out of consideration.

(whether of the full-blood or of the half-blood by the same father) or the lineal descendants of any such deceased brother shall survive the Intestate.

Such female heirs shall, under such circumstances, be left out of consideration in distributing the property of the Intestate. Any *Streedhanam* promised but not paid by the Intestate shall be a charge upon his property.

Illustrations.

(1) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. Sarah is given *Streedhanam* by John. Sarah will not have any more claim upon John's estate after his death.

(2) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. Sarah is given *Streedhanam* by Mary in John's lifetime. Sarah has no claim upon John's property after his death.

(3) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. After Mary's death but in John's lifetime *Streedhanam* is given to Sarah by Mary's heirs. Sarah has no claim upon John's property after his death.

(4) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. Sarah is given *Streedhanam* by Mary. Sarah will not have any more claim upon Mary's estate after Mary's death.

(5) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. Sarah is given *Streedhanam* by John in Mary's lifetime. Sarah has no claim upon Mary's property after Mary's death.

(6) Joseph is the son and Sarah the daughter of John and Mary. After John's death but in Mary's lifetime *Streedhanam* is given to Sarah by John's heirs. Sarah has no claim upon Mary's property after Mary's death.

Certain other female heirs to take only in the absence of male heirs in the respective groups

29. The female heirs or the descendants of the deceased female heirs mentioned in groups 3, 5, 6 and 8 in Section 25 will be entitled to share in the Intestate's property only in the absence of the male heirs mentioned in the respective groups or of the lineal descendants, if any, of such male heirs who may have predeceased the Intestate.

Optional for certain heirs to give to certain other heirs cash in lieu of their shares

30. (1) In the case of the heirs mentioned in column 1 below, it will be competent for those mentioned in the corresponding line of column 2 to give to the former in lieu of the shares to which they may be entitled the equivalent in cash of such shares.

Column 1.	*Column 2.*
1 Widow.	1 All other heirs except the mother.
2 Widower.	2 Do.
3 Daughter.	3 All other heirs except the mother and widow or widower.
4 Mother.	4 All other heirs except the widow or widower.

(2) If any one or more of the heirs mentioned in column 2 above are not willing to take advantage of the above provision, the right conferred by the fore-going clause may be exercised by the remaining heir or heirs or the representatives of any deceased heir or heirs.

(5) If there is a dispute as to the value of any immoveable property, the same should be taken as eighteen times the annual net profits, the latter being calculated at the gross yield less the periodical expenditure on account of cultivation, maintenance and up-keep of the property and also all public dues including Jenmi Michavaram, if any.

Sections 28, 29, 30 and 35 not applicable to certain classes of Roman Catholic and Protestant Christians

31. Sections 28,29,30 and 35 shall not be applicable to certain classes of the Roman Catholic Christians of the Latin rite and also to certain Protestant Christians, living in Karunagappally, Quilon, Chirayinkil, Trivandrum, Neyyattinkara and other taluks, according to the customary usage among whom the male and female heirs of an Intestate share equally in the property of an Intestate.

So far as those Christians are concerned nothing in the afore-said sections shall be deemed to affect the said custom obtaining among them.

32. Where the deceased has left neither a widow nor mother nor any of the kindred enumerated in Section 25, his property shall be divided equally among those of his relatives who are in the nearest degree of kindred to him.

Mode of distribution in the absence of the widow, mother, or the kindred enumerated in Section 25.

33. If the deceased has left neither a widow nor any kindred, his property shall go to the Sirkar.

Escheat.

34. Where a distributive share in the property of a person who has died Intestate shall be claimed by a child or any descendant of a child of such person no money or other property which the Intestate may, during his life-time, have paid, given, or settled to or for the advancement of the child by whom or by whose descendant the claim is made shall be taken into account in estimating such distributive share.

Children's advancement and Streedhanam brought into hotchpot.

Provided, however, that any *Streedhanam* paid by the deceased person or, after his death, from his estate by his heirs to a female shall be taken into account in estimating her share but not so as to compel her to refund anything already received as *Streedhanam.*

35. Notwithstanding anything in the provisions of the Limitation Regulation to the contrary, no suit by a married female, who after receiving *Streedhanam* from her brothers or their descendants, claims as against such brothers or descendant's a share in the property left by her father or mother or other ancestor or ancestress shall be entertained in any Civil Court unless the said suit is instituted either before the female completes her 21st year or before the expiry of three years from the date of her marriage.

Females who have received dowry must sue for their share before they complete 21 years of age or within three years of their marriage.

CHAPTER XV.

Conclusion.

388. Before concluding our report, we propose to set forth the main points of difference between the provisions of the Bill given in the preceding Chapter and those of the Indian Succession Act in the matter of Intestate succession.

389. (i) Under the Indian Succession Act, the daughters of an Intestate share in his property equally with his sons. According to the proposed Bill, daughters are allowed to share in their father's property, only when their fathers have not given them *Streedhanam.* Even then, the Bill gives them only one-third of a son's share or its value.

390. (ii) Under the I. S. A., the sisters and aunts share equally with the brothers and uncles respectively. Under the proposed Bill, they are completely excluded by the brothers and uncles respectively.

391. (iii) Under the I. S. A., the widow gets one-third of the estate when there are children. Under our Bill, she is given only a son's share (subject to a maximum of one-fourth of the estate) or its value.

392. (iv) Under the I. S. A., the widow gets when there are no children, a moiety of the estate if there are kindred, and the whole, if there are no kindred. Under our Bill, she gets one-fourth of the estate or its value, when the deceased has father or brothers or sisters or their descendants, and a moiety or its value when the deceased has left only his mother or paternal grandfather, or the latter's descendants and the whole of the estate in other cases.

393. (v) Under the I. S. A., the mother of a childless man gets nothing when the father is alive; but when the deceased has brothers or sisters or their descendants,

she takes as a brother and excludes all remoter heirs. Under the proposed Bill also, the mother gets nothing in the father's life-time. But when there is no father, she takes as a brother provided, however, that her share does not exceed one-fourth of the estate. Failing these heirs, the mother takes one-third of the estate or its value, if the deceased's paternal grandfather or any of his descendants survive the deceased. Failing these also, the mother takes a moiety of the estate, if the deceased leaves a widow (or widower as the case may be), and she takes the whole of the estate in all other cases.

394. (vi) Under the I. S. A., there is no distinction made between the paternal relatives and the maternal relatives in the matter of heirship. Under our Bill, the maternal relatives come in only after the paternal grandfather and his descendants are all exhausted.

395. (vii) The I. S. A., recognises no distinction between relatives of the full-blood and those of the half-blood. Under the proposed Bill, that principle is accepted only when the nearest common ancestor is a male. Even a step-brother on the mother's side comes in only as a maternal relative.

396. (viii) Under the I. S. A. when the heirs of a deceased person are related to him in the same degree, they distribute his estate among themselves *per capita*. Under the proposed Bill, distribution will always take place *per stirpes*.

397. (ix) Under the I. S. A., children's advancement is not brought into hotch-pot; under the proposed Bill, that principle is not recognised where a female who after receiving *Streedhanam* claims her share in her father's estate.

398. (x) There is a provision in our Bill which, in the case of the Syrians, the South Travancore Christians, &c., empowers certain of the heirs to buy up the share of the daughter, the widow, the widower, and the mother. There is no corresponding provision in the I. S. A.

399. So far as the provisions affecting the Latin Christians of Central Travancore are concerned, the 1st, 2nd and 10th points of difference noted above will not exist in their case; for the Bill recognises the custom obtaining among them of treating male and female heirs on the same footing.

400. With regard to the scope of the Bill also, there are two chief points of difference. The I. S. A. contains rules for regulating testamentary succession. No such provisions are recommended to be incorporated in the proposed Bill. The I. S. A. is applicable to all natives of British India who are not Hindus, Mahomedans, or Budhists; and the Governor-General of India in Council has taken power to exempt any race, sect or tribe in British India from the operation of that Act. The proposed Bill, however, is intended to govern succession among the Indian Christians only. But it is recommended that power should be taken to extend the operation of the enactment to communities who do not fall under that category.

401. In the draft Bill, there has been no attempt whatever to meddle with any well-recognised and long-standing custom. There is, in our minds, no doubt whatever that in matters other than those mentioned in the next paragraph, an overwhelming majority of all classes of Christians, especially the Syrians, will agree that the existing usage has not at all been interfered with.

402. In the case of the widow, the practice has been shown to be vague and unsettled among all classes of Christians. The customary law as to the rights of the unmarried daughter has been shown to be unsettled among the Syrians and the South Travancore Christians. We have pointed out above that there has been no uniformity of decisions with regard to the rights of the widow or as to the extent of the unmarried daughter's rights, though, in the case of the unmarried daughter, there have been uniform decisions that she is entitled to "*a certain proportion*" or "*share*" in her father's estate. Among all classes of Christians this vagueness is causing hardship and working injustice. (1) Sections 28 and 30 of the draft Bill read together will show that our recommendation with regard to the orphaned daughter is practically that she should be given a fair *Streedhanam* which we fix to be the equivalent of one-third of the value of a son's share. As a matter of fact, in the vast majority of cases, daughters are given, if married in the lifetime of their father, *Streedhanam* which does not fall below what is indicated by the proportion. Mar Athanasius' statement is to the effect that such a

daughter is to be given the value of half the share of a son. The fact that our recommendation falls well within the limit mentioned by Mar Athanasius is, we think, a sufficient guarantee at least to the Syrians that we are not introducing any novel principle with regard to the unmarried daughter's rights. (2) With regard to the widow co-existing with children, our proposal to give her a share equal to that of a son or its value agrees with Mar Athanasius' views. The fact that in this respect our proposal is so much in accord with Mar Athanasius' statement ought to convince those who entertain respect for that illustrious Metropolitan's views that, at least so far as the Syrians are concerned, we are not making any wild suggestion concerning the rights of the widow co-existing with children. (3) We have already pointed out that Mar Athanasius' views as to the rights of a widow when there are no children are not quite clear and that his views do not fully agree with those of Mr. Muthukrishna Naidu, whose book has his approval. The principle that the childless widow is, even when she contracts a second marriage, entitled to a definite share in her husband's property is, however, recognised in Mar Athanasius' answers as well as in Mr. Muthukrishna Naidu's book. Our suggestion that when the deceased leaves behind him his father or any of the descendants of the latter, the widow should always be given one-fourth of her husband's estate or its value, agrees with the provisions of the ancient Hudaya Canon of the Syrian Church. This fact will show that at least so far as the Syrians are concerned we are not introducing, in this respect, an altogether novel principle, but are simply restoring the ancient law of their Church. (4) With regard to the widower, we consider it but just to extend to him the same treatment that is accorded to the widow. In fact, even among the Syrians the widower gets at present one-fourth of his deceased wife's *Streedhanam*, the remainder alone being returned to her heirs. (5) In the matter of the widowed mother, there has been a uniform course of decisions given by the High Court so far as the Syrians are concerned for a period of nearly 40 years and as this practice is recognised in all Christian countries, we have recommended that it should be made applicable to all classes of Christians with certain substantial restrictions introduced in deference to the sentiments of the community. It will be seen that the only novel suggestion made by the Committee in this connection consists of a recommendation to curtail, to a certain extent, the right which judicial decisions have already conferred upon the widowed mother. We trust that these restrictions will not work serious hardship upon the widowed mother. (6) In adopting the principle that inheritance should always be traced to the last owner, we have simply followed the uniform current of decisions during the last 40 years and the principle that is recognised in nearly all systems of law. We may point out that the majority of the witnesses examined by us are also in agreement with our recommendation to give legislative recognition to these principles established by a series of uniform decisions. Here also, the Committee cannot be said to recommend the adoption of a novel principle. (7) The proposal that near maternal relatives should be allowed to come in only after the paternal grandfather and all his descendants are exhausted, involves a slight concession which the Quilon Christians are recommended to make in the rare instance of a man dying without children or parents or brothers or sisters or their issue. So far as the other classes of Christians are concerned, we submit that our proposal does not really contravene any actually existing custom, though some people think that maternal relatives should be allowed to come in only after the paternal relatives are all exhausted. In any case, we submit that this is not a matter of practical importance; for, not a single instance of a person dying leaving neither his father, nor his paternal grandfather nor the lineal descendants of himself, his father or his paternal grandfather, has come, or been brought to our notice. This recommendation is made simply with a view to enable the two classes of Christians to meet each other half-way. We venture to think that on none of these points our views go beyond the principles of justice, equity and good conscience, though in several points, especially with regard to the rights of the female heirs, it may perhaps with some show of justice be laid to our charge that we do not go as far as natural justice warrants us to go.

403. It is a matter for regret to us that two of the members of the Committee have not joined in signing this report. The Very Rev. Type Thoma Kattanar dissents from our proposals on the points enumerated in the preceding paragraph. In other respects, he seems to agree with our views. He has not sent in his dissenting minute.

His views however may be gathered from the copy of the resolutions published in the Appendix. It has to be noted that in differing from us he repudiates the views of Mar Athanasius as well as the provisions of the ancient Canons of the Syrian Church and that he utterly discards even those principles about which there has been a uniform series of decisions by almost all the Judges of the High Court during a period of nearly half a century. We have in Chapter XIII above given our reasons for our inability to agree with him. On the one hand, we think it safe to conclude that practices which differ at once from the views of Mar Mathew Athanasius as well as from the principles of the Hudaya Canon are not likely to be more than three or four decades old. On the other hand, we think it rash to reject as unsound those principles which have been clearly laid down in a series of uniform decisions by the highest Tribunal in the land and which are also recognised in all Christian countries, nay, in almost every known system of law.

404. Mr. K. C. Mammen Mapillai had, as the result of circumstances beyond his control, to take up his residence in Madras soon after the Committee began its work. He has not since rejoined us or taken part in our deliberations.*

405. We have now to bring this report to a close. The task entrusted to the Committee has been of an exceptionally difficult nature. We have been asked to submit a report on the entire range of the law of inheritance obtaining among the various Christian communities in this State after going about the country, taking evidence as to the various practices among the different sections. When it is remembered that there are nearly one million Christians in Travancore, that they belong to various sections of the Christian Church, that, racially also, they do not form a homogeneous body, that some of the sections have been in existence for nearly nineteen centuries and that the Christian communities have been advancing in wealth and education, some idea of the magnitude of the task entrusted to us can be formed. Even at the outset, we realised how inadequately we were equipped for the satisfactory discharge of so onerous a duty. But our task has been considerably lightened by the assistance rendered by the Bishops, Missionaries and other Ecclesiastical Heads, and on account of the intelligent interest taken by the members of the various Christian communities.

406. We have, in framing our proposals, tried to give due consideration to the feelings and sentiments and, in some cases, even to the prejudices of the various sections and have not spared ourselves in our efforts to arrive at the true state of the customary law on the subject. We have realised that some of the customs which, at first sight, may appear to an outsider as unreasonable, are based on wise and equitable principles. If, in some respects, here and there, certain practices have to be considered vague and unsettled at the present day, it is due to the efforts made by the community to adjust itself to the changed circumstances of the time. In making our recommendations, our primary object has been to secure clearness and certainty. Secondly, we have tried to secure uniformity where that can be done without doing violence to the sentiments of the community. At the same time, our desire to secure uniformity has not deterred us from proposing different rules for different communities where such a course appeared to us to be necessary.

407. From the standpoint of an agricultural community that has just emerged out of the trammels of the joint family system there are defects and drawbacks in "that unrivalled law of succession," the Indian Succession Act. We are sure that the draft Bill proposed by us has also its own defects and drawbacks. The proportion at which we have fixed the share of the daughter, the widow and the mother, and the postponement of the sister and the aunt to the brother and the uncle respectively, will not satisfy those who think that the principle of absolute equality between the sexes should be adopted in matters relating to the law of inheritance. No doubt, natural justice and the world-wide tendency of the present day are in favour of this view. But it should be remembered that the ideal stage is very seldom reached by a single effort. If after a decade or two, the community considers that further advance is necessary, there is nothing to prevent them from moving the legislature to introduce these reforms. On the other hand, even this modest measure may not be quite acceptable to those who honestly

* Since this report was signed by the other members, Mr. K. C. Mammen Mappillai joined us at the headquarters and has also signed the report subject to certain reservations contained in a Minute of dissent accompanying this report. The Very Rev. [illegible] Thoma Kattanar and Messrs. Joseph and Francis having already left Trivandrum, it was not possible for them to consider Mr. Mammen Mappillai's suggestions. Speaking for ourselves we are afraid that our colleague's suggestions contain many elements of vagueness and uncertainty. We therefore do not see our way to accept his proposals in modification of the views expressed by us in the report.

believe that both for the sake of these unfortunate females and for the community as a whole, it is better that these females should have no legally enforcible claim upon the estate of the persons who were their bread-winners while they were alive. Nevertheless, the right to make testamentary dispositions should, we think, go a considerable way in reconciling both these classes of people to the provisions of the Bill. We venture to hope that if the proposed measure is carried out, there will be no perceptible interference with the present even-tenor of the social life of the Christian communities; that such a step will exert a wholesome and steadying influence upon the forces of evolution that are already at work; that "the inconvenience that may perhaps be caused to a few will be more than counterbalanced by the benefit that will accrue to the community as a whole," and that the volume of unhealthy litigation that now demoralises and impoverishes the community will be considerably diminished. In short, our firm conviction is that our proposals will, if accepted, substantially promote the welfare of a large and important section of His Highness the Maharaja's subjects.

P. CHERIYAN, *President.*
A. S JOSEPH.
D. FRANCIS.
JOHN M. KESARI.
K. C. MAMMEN MAPPILLAI.
VARGHESE CHANDY, *Secretary.*

Trivandrum,
13th June 1912.
31st Edavam, 1087.

Minute by Mr. K. C. Mammen Mappillai, B. A.

I deeply regret that as the result of circumstances over which I had no control, I was obliged, some time after the Christian Committee began its work, to go and reside at Madras for a very long period. It was only after the Committee had finished its examination of witnesses, drawn up the report, and discussed it among all the remaining members and after the majority had adopted and signed it that I could again join them at Trivandrum. However, through the great kindness and help of the President and the Secretary, I was given every possible facility to study the records of the Committee. After a careful perusal of the report and the resolutions on which the report is based, I have great pleasure in recording my great admiration for the thorough and inimitable way in which the exceedingly difficult task entrusted by Government to the Committee has been accomplished, especially by the President. I heartily concur with the report in most of the points discussed therein. Of the 33 resolutions upon which the report is based, as regards resolutions 1 to 17, 21, 24 to 28 and 31 to 33, there is unanimity among all the members who were present. After having carefully read and considered these resolutions, I also whole-heartedly agree with the views of my colleagues on these points. The principle contained in resolution No 30 of the majority does not arise from the standpoint taken up by the Very Rev. Iype Thoma Kattanar. But from my standpoint, there will occur cases in which this resolution can be made applicable and I agree that in all such cases the principle embodied in this resolution should be applied. As regards the remaining six resolutions, there is a difference of opinion between the Very Rev. Iype Thoma Kattanar and the other members. My own views on these contested points are given below. It will be seen that, in the main, I agree with the views of the majority with certain reservations and modifications.

Resolution No. 18.

2. I agree with the majority with this difference, *viz.*, if the share a widow becomes entitled to according to the resolution of the majority exceeds (1) the dowry brought by her with compound interest at 6% per annum, or (2) twice the amount of the highest dowry which had been given or received in that family at any time during the immediately preceding 5 years or which is recognised as the customary sum in other families of equal status and income in the same locality and at the same period, I hold that she should have an absolute right to whichever is the higher amount of the two alternatives indicated above; she should also have the right till death or remarriage to an annual income which will be equal to 4% interest per annum on the value of the difference between her share in the family property and the sum to which she becomes absolutely and immediately entitled. If the value of a son's or a daughter's share which a widow with children is to get under resolution No. 18 is lower than the amount she becomes entitled to absolutely according to the amendment I have proposed, she has the right only to a son's or a daughter's share. In any case, unless otherwise arranged by mutual consent, she shall have the right to remain in the last permanent place of residence of her deceased husband.

Resolution No. 19.

3. I accept this resolution subject to one condition. If the share a widow without children becomes entitled to under this resolution exceeds (1) the dowry brought by her with compound interest at 6 % per annum or (2) three times the amount of the highest dowry which had been given or received in that family at any time during the immediately preceding five years or which is recognised as the customary sum in other families of equal status and income in the same locality and at the same period, I hold that she should have an absolute right to whichever is the higher amount of the two alternatives indicated above; she should also have the right till death or re-marriage to an annual income which will be equal to 6 % interest per annum on the value of the difference between her share in the family property and sum to which she becomes absolutely and immediately entitled. If the value of the whole assets of her deceased husband is lower than the amount she would get absolutely under the above amendment, she can claim only her husband's share and nothing more.

Resolution No. 20.

1. I agree with the views of the Very Rev. Iype Thoma Kattanar.

Resolution No. 22

5. I agree with the views of the majority.

Resolution No. 23.

6. I agree with the views of the majority on all points except one, *viz.*, about the disposal of the property inherited by a person from the mother when he dies intestate and childless. In this case, I hold that the *Streedhanam* which the deceased inherited from the mother should be refunded to the mother's heirs if the deceased was a minor at *dhanam* at death. After the deceased had obtained majority, the amount of the *Stree-* the time which the deceased inherited from the mother should be considered as having been merged in the deceased's general property, and its devolution should be subject to the same laws as the latter. As regards any other property which the deceased has left and which, according to the clear and explicit terms of the title deeds or other documents, were inherited or obtained from or through the mother should also go to the mother's heirs.

Resolution No. 29.

7. When the question of the dowry or other share of a female has not been settled by her parents, she has the right to claim as *Streedhanam* either in connection with marriage, or for any other purpose (1) a sum equal to the highest dowry which had been paid or received in that family during the immediately preceding five years, or (2) the amount that is recognised as the customary dowry in other families of equal status and income in the same locality and at the same period. If the parties cannot agree among themselves as to what is the customary dowry, the question may be referred to the highest local Ecclesiastical Head of the contending parties. If the contending parties are subject to different Ecclesiastical Heads, the matter may be referred to both the heads. If these heads differ among themselves or if any of the parties consider they have been very unfairly dealt with by the Ecclesiastical Heads concerned, the matter may be taken to the Civil Court for disposal. Though the Courts are not bound by the pronouncement of the Ecclesiastical Heads, these pronouncements should be treated as material evidence, if not a deciding factor, in the dispute.

8. In any attempt to codify or systematise a body of laws which, in certain respects, are so confused and uncertain, as the Christian Law of Travancore, there is bound to arise a good deal of opposition and popular clamour. Part of this opposition arises from genuine difference of opinion caused by viewing the question from different standpoints. But much of the out-cry is due to ignorance and without any deep thought or a correct comprehension either of the whole question or of the bearing of the various points to one another and to the whole. Under such conditions, any reform that is likely to be acceptable to the community concerned at large is bound to be more or less a compromise. Changes based on mere theories and abstract conceptions of justice and equity and of the reverence due to womanhood will not generally be palatable. It seems to me that the report signed by the majority of the Christian Committee with the draft of the proposed Bill appended thereto, is a very good example of a genuine and most successful attempt to reconcile all the conflicting issues of a most complicated question. As conditions change with the lapse of time, and as the deep thought, the painstaking study and the varied experience of which the report and the draft Bill are the outcome, become more and more revealed in the light of subsequent experience, I feel confident that any opposition that some of the provisions of the Bill may arouse at the first blush will vanish away and will be replaced by a growing admiration for the wisdom and farsightedness displayed in drafting it. But I am not satisfied that the portions of the Bill which treat of the right of females make sufficient allowance for the existing customs and conservative tendencies, at any rate, of the Syrian community—undoubtedly the predominant partner among Christians—in Travancore at the present day. This is especially the case as regards the rights of widows with and without children and of daughters. Those who advocate advanced reform on abstract conceptions of justice point to the general practice of other Christian countries, the tenets of the religion of Christ as regards the superior protection to be afforded to women, the helplessness and the sufferings of women under some of the prevailing conditions, the iniquitousness of

giving all the property to a son, and of the setting adrift upon the world helpless and penniless, of a daughter—both born of the same parents and objects of equal affection and solicitude on their part, the utter heartlessness of a custom by which a woman who, till the moment of the death of her husband, was reigning as a queen in her husband's house and whose wise household management might have contributed in an equal or greater degree to the prosperity of the family—is treated the very next moment as a beggar and as an intruder who has no manner of right in her husband's property but what is doled out to her with evergrowing reluctance and peevishness by her husband's so-called heirs. On the other hand, the ultra conservative section assert that the customary law of the community allows no manner of right to women in their husband's or parent's or children's property but what is voluntarily given them by the male heirs, that this system has not been so far productive of any hardship or injustice, that if definite shares are allotted to women, it will vastly increase sub-divisions of property, render it very difficult to effect partition at the time when partition becomes a necessity for the welfare of the family, make it practically impossible to raise money on easy terms where such loans are required in the interests of the family and that various other difficulties and inconveniences are also likely to arise from such radical changes in the existing laws of the community. Leaving the extremes aside, I think there is practical unanimity among reasonable people of all shades of opinion on most, if not all, of the following points:—

9. (1) The daughter of a deceased person has some definite rights in the property of the deceased apart from the inclinations of her brothers or other male heirs. The opposition to the statutory recognition of these rights arises not from a desire to curtail these rights. On the other hand, it is generally admitted that a brother, in most cases, gives higher *Streedhanam* to his unmarried sister than what was given to those who were given in marriage by their father. It is also agreed that the amount now generally given as *Streedhanam* and other perquisites to a daughter or a sister will be found to be in many cases at least equal to, and in some cases, greater than the share adjudged to her in the majority report of the Christian Committee. The objection to giving a definite share, it seems to me, arises from other considerations. For example, it is pointed out that whatever may be the wealth of the family when there are sons, the amount now given as *Streedhanam* to daughters does not go beyond certain limits—say, at the most from Rs. 2,000 rising to Rs. 5,000 in very extreme and exceptional cases. (I do not take into account cases in which a father may subsequently give gifts of property or other substantial helps to a daughter). But if the majority report becomes law, such a case as the following may arise. A person named A leaves one son, one daughter, and property worth a lac of rupees. The daughter, if given one-third of the share of the son, will be entitled to property worth Rs. 25,000—a sum which is never given now-a-days as *Streedhanam*. Even if it is pointed out in reply that such cases can happen only very rarely, the force of the objection does not abate. The other difficulties indicated above, are also felt to be real and very serious. I venture to hope that if my proposal is adopted, these objections will be deprived of much of their force. I will illustrate the point by an example. 'A' dies leaving three sons and two daughters and some property. The customary dowry of the family is Rs, 2,000. If the value of the share of each son is above Rs. 6,000 and goes even up to Rs. one lac, the dowry given to the daughter need not according to existing usage exceed Rs. 2,000. But if the value of a son's share is below Rs. 6,000, the obligatory dowry will also be proportionately lower in spite of the fact that the customary dowry in the family is Rs. 2,000. Things thus automatically readjust themselves. Disputed points will seldom arise, for, in the majority of cases, girls are given in marriage in the lifetime of their parents. And we may be sure that the passing of the law will give a great impetus to the already growing practice of writing wills where parents have fixed the share of their daughters by wills &c., no one will afterwards be able to create any trouble. Again, in a large number of instances, brothers and other male heirs will be gladly giving as dowry more than the share allotted to females in the Bill. Even where the male heirs will be prepared to give females just the share due to them, there is no room for differences and litigation. Thus there will remain only those few instances in which the one-third share due to a female may be considerably greater than the customary dowry and in which there may be difference of opinion as to what is the customary dowry. In cases of small differences the matter will not be pushed to extremes. Where the parties cannot at all agree, the Bishop of the Diocese or other Ecclesiastical Head (who must be generally of a higher status than the parish priest so that he may be as far as possible above local prejudices and personal bias) to whom the matter will be referred in

the first instance will be able to ascertain easily the custom and give a decision acceptable to both parties. Though the parties are not bound to accept this decision, yet since the Courts will generally accept this decision, the tendency to rush into the law courts will not be encouraged. At the same time, if a deciding ecclesiastic is inclined to take sides, the fear of his decision being upset by the Civil Courts, will act as a wholesome check upon his vagaries. The arrangement I have proposed will be found to be sufficiently elastic. In course of time, if a higher rate of dowry than what obtains now is found to be necessary in order to get girls suitably matched, it will not cause any inconvenience. For, the great majority of girls will continue to be given in marriage in the lifetime of their parents ; in such cases, if need be, higher sums will be ungrudgingly given as dowry. The customary dowry which will have to be given by persons other than parents will also be thus automatically adjusting itself to the altered circumstances of the times, but will never work a real hardship on the poorer families since they can always fall back upon the one-third share prescribed by the legislature. Again, this arrangement will leave the brothers sufficient freedom of action. If the fair share due to sisters is left intact the brothers can, without consulting the sisters, either effect partition or if need be, raise money on the security of the family property. The only thing necessary is that in framing the law, care ought to be taken that the rights the female heirs (daughters, widow &c.) have in the family property are made exactly similar to the rights a hypothecatee has in the property hypothecated to him. Subsequent to the hypothecation and without redeeming it, the hypothecator has the right to mortgage or sell the same property. The rights of the hypothecatee will remain unaffected by any of these transactions. Similarly, if the male heirs are given the right to do with the property what they please without affecting the statutory rights of females, the rights and conveniences of all parties will be amply safeguarded without making any violent or even a perceptable departure from existing customs. With such safeguards as these, the statutory recognition of the rights of a daughter in her parents' estate cannot be objected to by those who are in the position of parents. For, if they object to this provision, the remedy is in their own hands. The only reason why brothers can object to this provision is that it implies a want of confidence in their magnanimity and sense of justice and that such want of confidence is not justified by the trend of past events. But surely, this is mere thoughtless sentiment. Nobody can guarantee that there will, in no case, arise brothers who are capable of squandering away their property in a very short space of time or who are completely devoid of the natural affection due to their sisters ; or who either from selfishness or weakness easily yield to the influence of wives or other persons whose interest in the welfare of the sisters of the former cannot, from the very nature of the case, be very strong. In all these and other similar cases, it is highly desirable that these brothers or other male heirs should be prevented from inflicting any hardship upon helpless females.

(ii) *The Widow.*

10. It is an admitted fact that according to the existing usage, the lot of a widow with or without children is very hard and is one of the standing blots on the social fabric of the community. It cannot be reasonably asserted that the widow has no manner of right in the property of her husband. But owing to the vagueness and indefiniteness of these rights and owing to the helplessness of women, especially in their old age, to assert their rights by a long and expensive process of litigation, the interpretation of these rights vary to an infinite extent according to the character and the influence of the parties concerned. There is practical unanimity, so far as I can judge, that this indefiniteness should be removed and that the rights of widows should be placed on a satisfactory basis. Both in the majority report (which may in some quarters be viewed as reflecting the views of the more advanced section of the community) and in the most comprehensive and most closely argued memorandum forwarded to the Committee by Mr. K. K. Kuruvilla, retired Executive Engineer (whose rare combination of intellectual greatness and practical wisdom has justly lifted him to a position of unapproached eminence in the community at the present day and who is the acknowledged exponent of the views and sentiments of the best elements in the conservative section of Syrians), this fact is admitted. In fact, Mr. Kuruvilla, who has done as much as any body could, to conserve the existing usage, has been driven by the logic of facts and the constraining justice of the case to make to widows on certain points concessions which may to some appear far more revolutionary than those in the majority report. (For example, according to Mr. Kuruvilla, the widow of a childless person who had divided from the rest of the family, will inherit absolutely all her husband's property to the exclusion of such close relatives

of the deceased as his father's brothers or their descendants. Even if such a widow remarries, her rights in her former husband's property are to remain unaffected). The opposition that is raised whenever any concrete suggestion is put forward to remedy this universally admitted defect is mostly due to ignorance and to incapacity for coherent thought. The arguments and alternative suggestions of the opponents of reform have in every case contradicted and destroyed one another. No clearer or more eloquent proof is needed to show that the rights of widows cannot be left in their present chaotic condition. Nobody will deny that after a woman had lived for years in her husband's house as a co-proprietor of his property and devoted her whole life for the welfare and prosperity of his family, she is entitled, in case she becomes a widow, to get back absolutely the amount of her dowry together with every pie of interest that has accrued thereon. It will also be admitted that in calculating the amount one ought to err rather on the side of generosity and that her right in the same ought to be absolute——ought to be unaffected by death or remarriage. This amount is what is due to her in bare justice. But if her husband's property is not sufficient to wipe off this debt due to her, it is not proposed either that the deficiency should be made good from the family property or that she should have any further right of maintenance therefrom. To what is nothing more than an act of bare restitution of her own property, limited, however, by the extent of her deceased husband's property no reasonable person can object. The opposition to the recognition of the widow's rights arises by mixing this absolute right that everybody admits with another kind of right she is entitled to get——not absolutely——but under certain circumstances. I refer to the obligation that is admitted by everybody as resting upon the family of a deceased person to maintain his widow in as comfortable a state as the circumstances of the family will permit——without any reference whatever to the question as to what sum, if any was brought by her as dowry. I venture to think that if these two classes of the rights of a widow are kept separate and if it is further laid down that only in case her husband's property is sufficient to leave a margin after paying off the amount she is to get absolutely, she is further entitled to maintenance out of a portion of the residue, and that this right of maintenance will terminate with death or remarriage, no reasonable objection can proceed from any of the opposing quarters. The conservative section will never desire to benefit from the dowry of a widow. At the same time, if the deceased husband's property will not suffice to meet the whole of this liability, it is the widow that will suffer. What a widow will get under my proposal as her share of her husband's property is the right of maintenance when the circumstances of her husband's family permit. But the proviso that this right will terminate with her remarriage or death, whichever happens first, is inserted in order to meet the oft-reiterated objection that a widow should not be permitted to divert her deceased husband's property to mere strangers. At the same time, the advanced advocates of the rights of widows will notice that a payment of an absolute amount to widows, though in the great majority of cases conditioned by the amount of her dowry is not made absolutely to depend upon that. Where there are two brothers, one of whom married from a rich family and obtained a big sum as dowry and the other brother married a poor but educated girl with no dowry or a nominal dowry and where both these brothers die at about the same time, their widows will be entitled absolutely to a nearly identical sum. (Since however such instances will be very rare the conservative class can well afford to leave this out of account if they object to this arrangement). A widow will thus get something which she can use in any way she chooses,——she can give it to anybody who takes particular pains to attend to her comforts, or to give it away in charity, or use it on herself in case of prolonged ill-health or other contingencies. The limitations I have imposed upon her rights will affect only widows exceptionally rich persons like members of the Parayil Tharakan's family. Such families are, however, very few in Travancore that advanced reformers can afford to ignore this limitation. If my proposal is adopted, then by far the greatest number of widows will be getting an amount which the conservative as well as the advanced section of the community are at one in thinking that she should get. A few exceptional cases that may occur——so rare as to be a negligible factor——may be objected to in either camp but by a policy of give and take. I trust both wings will, in the best interests of the community at large, tolerate this unavoidable circumstance.

(iii.) *The rights of a mother in her deceased son's property.*

ii. When a person dies childless, it is only right that a share of the property should go to his mother. If the deceased has got brothers, the share of the mother in the

natural course of things, go only to these brothers. If, on the other hand, the property of the deceased is to go to his more distant relatives, it is only right that his own mother should get a portion of it. Such instances are exceedingly rare and therefore there is no established custom on this point. It is therefore desirable that what appears to be the most equitable distribution of the deceased's property and what one may justly infer would be in accordance with the sentiments of the deceased himself should be effected. The son is entitled to get the whole of his mother's estate. Therefore every right thinking person will agree that the mother should benefit at least to a small extent, from her son's property if that son predeceases the mother and if he leaves no children or other descendants.

(iv.) *The disposal of property obtained by a deceased person from his mother's side.*

12. I regret that my view of what is the established custom in the country on this point precludes the possibility of my agreeing with the views of the majority of my colleagues. But I agree with them in holding that all vagueness should be removed on this point. How this is to be done I will illustrate by means of an example. Suppose that a person named A died intestate and childless, that his mother at the time of her marriage had brought in a dowry of Rs. 1,000 and that subsequently through the death of her brother or some other causes she inherited landed property worth Rs. 10,000, a sum of Rs. 5,000 which had been deposited in a bank and a further sum of Rs. 5,000 which had been lent to another person on the security of a piece of land for which there existed a registered deed of hypothecation. After his mother's death, A inherited all these assets of his mother and enjoyed them for 25 years. Before his death he had realised all the liquid assets of his mother including the bank deposit and investment on the hypothecated piece of landed property. He in his turn left behind him as bank deposits or as loans on the mortgage of landed property in his own name Rs. 25,000. He had also purchased property worth Rs. 20,000. In such a case, even though there is strong ground for inferring that part of the self-acquisitions of A was made from the income derived from his mother's property, the mother's heirs will be entitled only to the dowry of Rs. 1,000 without any interest and to get back whatever remained of the original landed property worth Rs. 10,000 which had belonged to A's mother. But if A had purchased any property in his name and explicitly stated in the deed that the price was paid with his mother's money or if he had invested any money in a bank stating in the investment deed that the whole or any part of it was his mother's money, such amount should also go to his mother's heirs. In no other property of A should his mother's heirs have any manner of part or claim.

Conclusion.

13. As I have explained in the beginning, I could take up this question only at the eleventh hour when the report was ready for presentation to Government. In the very limited space of time at my disposal, I have put down the above remarks without any attempt at writing an elaborate memorandum. In spite of these and other inherent short-comings of these remarks of mine, I have ventured to hope that the proposal I have submitted may be found by the vast majority of the members of my community to be a reasonable and practicable compromise between two irreconcilable extremes of views. As regards well-established customs, such as about the rights of daughters and widows, I have tried to leave things as they are but at the same time, to take them sufficiently elastic to suit altered times. In the case of extremists to whom this compromise is unacceptable, the remedy is in their hands. They have unrestricted power to dispose of their property according to their own inclinations by means of wills. If, in course of time, the extended resort to wills brings about a change on the sentiments of the mass of the community on any of these disputed points, the legislature can be induced with great facility to give statutory recognition to such altered sentiments. In any case, whether my own views are adopted or not, I trust the draft Bill, with its many provisions of undoubted and far-reaching benefit to the Christian community will in the main be passed into law in the near future.

Trivandrum,
13th June 1912.
31st Edavam 1087.

K. C. MAMMEN MAPPILAI.

APPENDICES.

APPENDIX A.

THE TRAVANCORE CHRISTIAN COMMITTEE.

Final Resolutions

Note. (1) All the members of the Committee except Mr. K. C. Mamman Mappillai, B. A., were present at the meetings at which these Resolutions were passed.

(2) Resolutions Nos. 1 to 17, 21, 24 to 28 and 31 to 33 were passed unanimously by the members present.

(3) Resolutions Nos. 18, 19, 20, 22, 23, 29, and 30 have the approval of all the members present except the Very Rev. Ipe Thoma Kattanar. His dissenting proposals with regard to these Resolutions are shown opposite the Resolutions approved of by the majority.

Resolved—

1. That a recommendation be made to Government to enact a law relating to succession among the Indian Christians in this State.

2. That those Christians who follow the Marumakkathayam system of law should be exempted from the operation of the proposed legislation.

3. That every person should be at liberty to execute wills with regard to all his property, whether self-acquired or ancestral.

4. That illegitimate children and other illegitimate relations should not be treated as heirs under the proposed enactment.

5. That there should be no difference in the proposed enactment with reference to the devolution of movable and immovable property.

6. That there should be no difference between the rules of succession to a male's property and those with regard to a female's property.

7. That there should be no difference between a person who is alive at the time of the Intestate's death and one who was only conceived in the womb at that time but was subsequently born alive.

8. That it is not necessary to incorporate in the proposed Regulation, any rules for regulating testamentary succession or for carrying out the provisions of testamentary dispositions.

9. That in the matter of inheritance to any person, there should be no difference between the children of that person by different marriages.

10. That in the case of Indian Christians domiciled in foreign territory, but who die leaving property in Travancore, the succession to their personal property shall be governed by the law of their domicile, but succession to their real property shall be governed by the law of this State.

11. That the proposed Regulation should take effect only in the case of intestacies occurring not less than six months after the passing of same.

12. That there should be no difference between a brother or sister of the full-blood and a brother or sister of the half-blood as also between an uncle or an aunt of the full-blood and an uncle or an aunt respectively of the half-blood where the nearest common ancestor is a male.

13. That half-blood brothers and sisters on the mother's side (and their descendants) should be classed as maternal relatives.

14. That the right of representation should be granted to the descendants of an Intestate's sons, daughters, brothers, sisters, uncles and aunts who, predeceased an Intestate and who if living at the time of the Intestate's death would, have been his heirs.

15. That division should always be *per stirpes* and not *per capita*.

16. That by marriage a person will not acquire any interests in the estate of his or her wife or husband during the lifetime of such wife or husband.

17. That subject to the other rules, if all the heirs of a deceased person are related to him in the same degree and are of the same sex, they should be entitled to the Intestate's property in equal shares.

18. That when the deceased leaves children, his widow should be entitled absolutely to a share equal to that of a son or if he has no sons but only daughters, a share equal to that of a daughter subject to a maximum of one-fourth of the estate.

Dissent.

That the widow should when the deceased has left children, have only the right of enjoyment over the share assigned to her (by the majority) till her death or remarriage whichever happens first.

19. That the widow of a man without children should get absolutely one-fourth of the estate of her husband if he has left him surviving his father or any descendant of his father. This share may be increased to a half if the persons referred to above do not survive him but if his mother or the paternal grand-father or any of the latter's descendants survive him. In all other cases, the widow must get the whole property of the deceased absolutely.

That the income of the whole property belonging to the deceased in case he is divided from his co-parceners or of half the share of the deceased in case he is undivided from his co-parceners, shall be given to his widow till her death or re-marriage whichever happens first. If, however, she desires to remarry, she should be given out of her deceased husband's estate an amount equal to the Streedhanam brought by her, over and above this, she is, of course, entitled to the refund of the Streedhanam itself.

20. That the widower should be given in his deceased wife's property the same right that the widow is to be allowed in her deceased husband's estate.

A widower should have no right in his deceased wife's property. But if a man marries a woman and lives in her house and subsequently the woman dies issueless, her husband should have till remarriage or death the right to enjoy the woman's property. This should apply to Syrian Christians and to Latin Christians who follow the customs of the Syrian Christians.

21. That it is not necessary to make in the proposed enactment any provision for the widowed daughter-in-law of any deceased person.

22. That the right of a deceased person's mother in his property should be as follows :—

(1) When the deceased leaves his father or his own lineal descendants—nothing.

(2) When the deceased leaves no children or father but leaves the descendants of his father — a brother's share absolutely or, if there are only sisters :—a sister's share absolutely, subject to the maximum of one-fourth of the whole estate.

(3) When the deceased leaves neither children nor father nor the descendants of his father but leaves his paternal grandfather and his descendants — one-third of the estate absolutely.

(4) When the deceased leaves descendants neither of himself nor of his father nor of his paternal grand-father but leaves a widow—one-half of the estate absolutely.

(5) In all other cases —The whole.

That the mother should be allowed to enjoy either till remarriage or till death a share equal to that which is given to the nearest surviving kindred on the father's side.

23. That subject to the rights of the widow and the mother as settled above, the order of succession to a person's property (whether his self-acquisitions or obtained from the father's side or from the mother's side) should be as follows:—

(1) Children.

(2) Father.

(3) Brothers and sisters (including those of the half-blood on the father's side).

(4) Paternal grandfather.

(5) Paternal grandmother and paternal grandfather's children.

(6) Half-blood brothers and sisters on the mother's side.

(7) Maternal grandfather.

(8) Maternal grandmother and maternal grandfather's children.

(9) Any other kindred, the nearer excluding the more remote.

(10) Sirkar.

Dissent.

All property obtained otherwise than from the maternal side should subject to the provisions mentioned above in his amendment for the widow and the mother, descend as follows:—

(1) Children.

(2) Father.

(3) Brothers and sisters (including those of the half-blood on the father's side).

(4) Paternal grandfather.

(5) Paternal grandfather's children.

(6) Father's paternal grandfather.

(7) Father's paternal grandfather's children.

(8) Mother.

(9) Half-blood brothers and sisters on the mother's side.

(10) Maternal grandfather.

(11) Maternal grandfather's children.

(12) Mother's paternal grandfather.

(13) Mother's paternal grandfather's children.

(14) Any other kindred, the nearer excluding the more remote.

(15) Sirkar.

But the devolution of property obtained from the mother's side should be regulated as if the same were the mother's self-acquisitions.

24. That in the case of those Indian Christians, according to whose customary law, the male and female heirs of the same degree inherit equally, the custom in question need not be interefered with.

25. That among the other classes of Christians, the sisters and the aunts of a person should be entirely excluded by his brothers and uncles respectively.

26. That a female for whom *Streedhanam* was paid by any person should not have any further claim on that person's property after his death.

27. That a female for whom *Streedhanam* was paid in the life-time of her father by her mother or any other relatives, or from the estate of such mother or other relatives after their death should not have any further claim in her father's property.

28. That a female for whom *Streedhanam* was paid in the life-time of her mother by her father or any other relatives or from the estate of such father or other relatives after their death, should not have any further claim in her mother's property.

29. That in all other cases, a daughter to whom no dowry was paid or promised by either of the parents should be allowed to claim from the estate of such parent as Streedhanam, a share equal to one-third of a son's share.

Dissent.

The daughter has no right in her parents' estate. The liability to maintain her and to give her dowry is a personal obligation resting upon the persons who have inherited the parents' property. Therefore, a daughter should have as against the son the right to realise for her maintenance a sum equal to what a son gets out of his father's estate for his maintenance. The daughter should further have as against the son the right to realise at the time of her marriage, an amount, which at the current rate of interest, would fetch the above sum as interest. In case the

Streedhanam paid by the son falls below the said amount, the daughter will be at liberty to realise from him the balance by which it falls short whether she was married before or after her attaining majority.

30. That in the case of the heirs mentioned in column 1 below, it should be permissible for the heirs mentioned in column 2, as against each, or such of them as are willing to do so to pay to the former, the equivalent in value of their share. If there is dispute as to the value of their share in immovable property, the same should be taken as eighteen times the annual net profits, the latter being calculated at the gross profits less all public dues including Jenmy Michavaram, if any, and also the periodical expenditure on account of cultivation, maintenance and up-keep.

Column 1.	Column 2.
(a) Widow.	(a) All other heirs except the mother.
(b) Widower.	(b) Do.
(c) Daughter.	(c) Do, and also except widow or widower.
(d) Mother.	(d) All other heirs except the widow or widower.

31. That a person about whose sex there is doubt owing to any congenital defect, should, for the purpose of the proposed enactment, be treated as a female.

NOTE.—*Resolutions 25 to 31 are not intended to apply to Indian Christians referred to in resolution 24 above.*

32. That any female to whom dowry was paid from the estate of the deceased should, if she afterwards claim such share or interest as she may be entitled to under the proposed Regulation in the Intestate's property, be given only the excess, if any, of the value of her share at the time of giving *Streedhanam*, over the *Streedhanam* itself.

33. That Government should take power to make the proposed law applicable to any specific tribe or class of people or any individual who is not a Hindu, or Mahomedan, or Budhist, or Parsi. Similarly, Government should take power to exempt from the operation of the proposed enactment any tribe or class of people.

(Signed) IYPE THOMA KATTANAR.
" J. M. KESARI.
" A. S. JOSEPH.
" D. FRANCIS.
" VURGHESE CHANDY.
" P. CHERIYAN.

APPENDIX B.

PROVISIONAL QUESTIONS CONCERNING THE CUSTOMS GOVERNING INTESTATE SUCCESSION AMONG THE CHRISTIANS OF TRAVANCORE.

INSTRUCTIONS TO WITNESSES.

---

1. If you do not find it convenient to appear before the Committee to be examined *viva voce*, you are requested to put down in writing, your answers to these interrogatories and after signing the same, forward your answers, as soon as practicable, to the Secretary to the Christian Committee, Trivandrum.

2. Even if you find it convenient to appear before the Committee for giving evidence, you are at liberty to bring written answers, so that you may be examined *viva voce*, only with respect to any subsidiary questions that arise out of your answers.

3. If you propose to give written answers, you are requested to state your name, father's name, age, house-name, Village, Proverthy, profession and the amount of land-tax you pay annually. Please state also if you have had any, and if so what special opportunities for becoming acquainted with the customary law, with respect to which you give your answers.

4. You are requested to mention the name of the Church or Society to which you belong.

5. You are at liberty to state your caste, or race if you desire to do so.

6. In answering the questions, please state whether you are only giving your opinion or mentioning any actually existing usage.

7. If you consider it desirable to have the existing customary law altered in any respect you are requested to state precisely in answering each question, what alteration you desire to have, giving briefly your reasons for the changes recommended.

QUESTIONS.

A. Lineal descendants.

I. A person dies leaving only lineal descendants and other blood-relations. Do the former inherit to the deceased person's property to the exclusion of the latter?

B. Unmarried daughters.

II. Do the unmarried daughters of a deceased person share along with that person's sons?

III. If so, in what proportion?

IV. If not, are they entitled to dowry (*Streedhanam*) or maintenance or both from the deceased's estate?

V. If they are entitled to dowry, is there any rule which determines the proportion which the amount of the dowry should bear to the deceased's estate or to the share of a son?

VI. If there is no such rule, are unmarried daughters bound to remain satisfied with anything however small which the deceased's sons or other heirs may choose to give them as dowry or *Streedhanam*. If they are not bound to remain so satisfied, what further claims have they on their father's estate?

VII. What proportion does the *Streedhanam* given to a daughter, by a man of average means bear to a share which a son may eventually become entitled to, on the father's death?

VIII. A person dies leaving sons and an unmarried daughter. If owing to her own choice or for other reasons, she remains unmarried, what rights, if any, has she in the estate of the deceased person?

C. (1) Married daughters to whom no Streedhanam was paid.

IX. In the matter of inheritance, are the rights of a married daughter to whom *Streedhanam* has not been given, the same as those of an unmarried daughter ?

X. If not, what is the difference ?

C. (2). Married daughters to whom Streedhanam was paid.

XI. Do a deceased person's married daughters to whom *Streedhanam* was paid, share along with that person's sons ?

XII. If so, in what proportion ?

XIII. In fixing their share, if any, has the *Streedhanam* already paid to be taken into account ?

D. Brothers.

XIV. Will any, and if so, what share in the estate of a deceased person go to that person's brother or brothers, where the deceased has lineal descendants ?

XV. Will any, and if so, what share in the estate of a deceased person go to that person's brother, where that person leaves no lineal descendants, but leaves one or more of the following:—(a) husband or wife, (b) father, (c) mother, (d) sister or sisters, married or unmarried, (e) paternal grandfather, (f) paternal uncles or their descendants ?

E. Sisters.

XVI. Will any, and if so, what share of the estate of a deceased person go to that person's sister or sisters (married or unmarried) where the deceased has lineal descendants ?

XVII. Will any, and if so, what share of the estate of a deceased person go to that person's sister or sisters (married or unmarried) where the deceased leaves no lineal descendants, but leaves one or more of the following :—(a) husband or wife, (b) father, (c) mother, (d) brother or brothers, (e) paternal grandfather, (f) paternal uncles or their descendants ?

F. Father.

XVIII. Is the father of a deceased person entitled to get any, and if so, what share in the estate of that person, when the deceased has lineal descendants ?

XIX. If the father of a deceased person entitled to get any, and if so, what share in the estate of that person, when the deceased leaves no lineal descendants, but leaves one or more of the following:—(a) husband or wife, (b) mother, (c) brothers, (d) sisters ?

G. Mother.

XX. Is the mother of a deceased person entitled to get any, and if so, what share in the estate of that person when the deceased has lineal descendants?

XXI. Will any, and if so, what share of the estate of a deceased person go to that person's mother when the deceased leaves no lineal descendants but leaves one or more of the following :—(a) husband or wife, (b) father, (c) brother, (d) sister ?

XXII. Assuming that the mother is entitled to a definite share:—

(a) Has she to surrender the same, if she contracts a subsequent marriage ? If so, to whom should the surrender be made ?

(b) Can she dispose of her share as she chooses ?

(c) On her death, do her own heirs or her deceased son's heirs succeed to her share ?

XXIII. Assuming that the mother has no specific share, is she entitled to maintenance from the deceased person's estate (a) during widowhood, (b) after she contracts a subsequent marriage ?

H. Widow.

XXIV. Is the widow of a deceased person entitled to get any, and if so, what share in her husband's estate when her deceased husband leaves lineal descendants (a) by her, (b) not by her but by a former wife ?

XXV. Does the widow get any, and if so, what share in her husband's estate when her deceased husband leaves no lineal descendants, but has left him surviving, one or more of the following:—(a) father, (b) mother, (c) brother, (d) sister?

XXVI. Assuming that she is entitled to a definite share:—

(a) Has she to surrender the same when she contracts a subsequent marriage? If so to whom should the surrender be made?

(b) Can she dispose of her share as she chooses?

(c) Do her own heirs or her deceased husband's heirs succeed to her on her death?

XXVII. Assuming that the widow has no specific share, is she entitled to maintenance from the deceased person's estate (a) during widow-hood, (b) after she contracts a second marriage?

I. Widower.

XXVIII. Is the husband of a deceased woman entitled to get any, and if so, what share when his deceased wife leaves lineal descendants (a) by him (b) not by him but by another husband?

XXIX. Will any, and if so, what share of the estate of a deceased woman go to that woman's husband when his deceased wife leaves no lineal descendants, but only one or more of the following:— (a) father, (b) mother, (c) brother, (d) sister?

XXX. Assuming that he is entitled to a definite share:—

(a) Has he to surrender the same when he contracts a subsequent marriage?

(b) Can he dispose of his share as he chooses?

(c) Do his own heirs or his deceased wife's heirs succeed to him on his death?

XXXI. Assuming that the widower has no specific share, is he entitled to maintenance, from the deceased person's estate (a) during the time he remains a widower, (b) after he contracts a subsequent marriage?

J. General.

XXXII. Does a person whose father or mother predeceased a proprietor, take on the latter's death, the share which his father or mother would have taken if he or she were alive at the time of the proprietor's death?

XXXIII. A person dies leaving only one or more daughters (married or unmarried) and also one or more grand-daughters (married or unmarried) by a predeceased son or sons. How do they share the deceased's estate among themselves?

XXXIV. Do the paternal relatives of a deceased childless person exclude the mother and other maternal relatives with regard to (a) the deceased's self-acquisition, (b) what the deceased got by inheritance or gift or legacy from the father or other paternal relatives, (c) what the deceased got by inheritance or gift or legacy from the mother or other maternal relatives?

XXXV. If so, is the exclusion absolute, or is it only that paternal relatives of a certain degree exclude maternal relatives. If so, what degree?

XXXVI. Are the half-brothers and half-sisters by the same mother only (*i. e.* the persons who and the deceased had the same mother but different fathers) wholly or partially excluded by paternal relatives?

XXXVII. In the matter of inheritance to any deceased person, do his brothers or sisters of the full-blood exclude the sons or daughters of his father by another wife?

XXXVIII. Do the maternal relatives of a deceased childless person exclude the father and other paternal relatives with regard to what the deceased obtained by inheritance or gift or legacy, from the mother or maternal relatives?

XXXIX. Has the widowed daughter-in-law of a deceased person any claim upon the estate of the deceased person whether (a) for any definite share or, (b) for maintenance?

XL. For the purpose of succession is there any distinction between movable and immovable property? If so, what?

XLI. Do the rules governing the devolution of property of a male differ from those applicable to that of a female? If so, how?

XLII. Are illegitimate sons or daughters entitled to any share in, or maintenance out of (1) the father's, (2) the mother's estate, (a) where the deceased has legitimate descendants, (b) where the deceased has no legitimate descendants, but only collateral and other relatives?

XLIII. Mention the particulars of any partition deed in your family or within your knowledge, wherein the rights of women to inherit have been either recognised or repudiated. Please produce any partition deed in your possession (*Note.*—The partition deed will be returned at once).

XLIV. A person dies leaving no children but only grandsons by different sons. Do the grandsons take equally among themselves or is the deceased's estate divided among the grandsons, according to the number of the deceased sons whom those grandsons represent?

XLV. Is the law of inheritance obtaining among your community in any, and if so, what respect vague or unsettled?

XLVI. Are you aware of instances where, owing to the want of a clear and definite law on the subject, there has been litigation or other hardship in the matter of inheritance among the members of your community? Give instances.

XLVII. Is there any special custom obtaining among your community and in your village which you consider to be different from what obtains in your community in other parts of the country?

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED BEFORE

	For giving unmarried daughter								For giving childless widows									
	a share (that of a son in its value)					Dowry.	Indefinite rights.	Total.	absolutely (the estate or its value)				For life			Maintenance.	Indefinite rights.	Total.
	equal to	half	one third	one-fourth	less than ¼				half or more	one-third	one-fourth	one-eighth	whole estate	half the estate	less than ½ the estate			
Catholics ...	34	56	26	96	23	103	2	370	49	40	3	2	36	23	20	115	12	370
Jacobites ...	7	61	21	100	9	69	6	266	30	14	66	13	27	29	8	82	4	266
Mar Thoma ...	5	60	31	24	1	25	4	159	62	20	34	4	7	8	3	36	...	159
Anglicans ...	15	39	6	3	..	5	3	71	25	1	21		2	1		11	4	71
Miscellaneous ...	...	5	..	...	..	..		5	2	2		..	...		..	1	..	5
L. M. S. ...	54	23	4	7	..	1	2	94	60	16	4	1	7	...	4	3	9	94
Total......	175	213	88	230	33	209	17	965	211	96	198	20	77	56	30	248	29	965
Agriculturists ...	24	49	42	132	25	106	8	386	51	17	91	11	41	26	18	122	9	380
Traders ...	41	5	9	18	1	15	..	89	19	14	13	3	6	5	3	22	4	89
Clergymen ...	16	34	11	22	4	13	2	102	23	14	33	1	5	6	..	17	3	102
Public Servants ...	16	39	5	7	1	4	4	76	23	12	17	2	4	3	2	8	6	76
Private Employees ...	29	27	2	7	..	11	.	76	31	9	12	1	3	3	3	10	4	76
Pensioners ...	1	7	3	1	...	2	.	14	3	1	5	..	2		.	3	...	14
Vakils ...	9	25	4	19	1	26	1	85	14	14	12	1	6	5	1	32	..	85
Others ...	39	27	12	24	1	32	2	137	47	15	15	1	10	8	3	34	4	137
Total...	175	213	88	230	33	209	17	965	211	96	198	20	77	56	30	248	29	965
Age below 30 ...	6	13	5	22	2	18	3	69	10	7	17	1	3	4	1	22	4	69
Age between 30 & 50 ...	104	134	40	116	22	115	8	539	119	58	111	9	47	28	20	133	14	539
Age 50 & above ...	65	66	43	92	9	76	6	357	82	31	70	10	27	24	9	93	11	357
Total...	175	213	88	230	33	209	17	965	211	96	198	20	77	56	30	248	29	965
Padmanabhapuram Division ...	56	24	7	12	1	10	3	113	48	5	4	1	12	1	10	15	13	113
Trivandrum Division ...	48	4	..	...	.	1	.	53	27	12	8	2		.	1	3	..	53
Quilon Division ...	66	127	51	81	5	81	11	419	110	57	61	17	38	26	3	103	4	419
Kottayam Division ...	11	54	22	135	27	116	3	368	21	16	118	..	27	29	16	129	12	368
Devicolam Division ...	.	4	5	2	.	1		12	2	2	7	..	.	.	..	1	..	12
Total...	175	213	88	230	33	209	17	965	211	96	198	20	77	56	30	248	29	965
Graduates ...	15	43	4	6	..	8	4	80	24	12	16	2	4	4	1	13	4	80
Land-tax payers of Rs. 50 & above	20	39	38	157	20	123	6	403	51	25	78	12	47	32	16	133	9	403
Women ...	16	11	3	1	..	..		31	26		5	..	...	.	..	..	...	31

DIX C.

THE CHRISTIAN COMMITTEE.—(20 MARUMAKKATHAYAM CHRISTIAN WITNESSES EXCLUDED).

For giving widows with children										For giving the mother				That the same law should govern the devolution of all property whether self acquired or obtained from the father's or mother's side	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be distinct from those with regard to other property	Not Stated.	Total.	Remarks
absolutely (or its value)					For life													
1/? the estate	1/4 the estate.	1/3 the estate	a son's share	1/2 a son's share.	a son's share	1/2 a son's share	Maintenance	Others.	Total.	a share equal to that of a brother or its value.	absolutely a share or its value	Others.	Total.					
3?	8		112	2?	45	6	117	25	370	202	1	164	370	232	100	32	370	...
3	5	4	55	45	50	14	77	13	266	129	6	131	266	189	70	7	266	...
6	23		68	4	12	5	35	8	159	110	1	48	159	134	20	5	159	...
2	8	...	45	8	2	1	10	5	71	49	6	16	71	58	6	7	71	...
...	...	...	4	...	..	.	1	..	5	3	1	1	5	5	...	...	5	...
12	4	1	45	9	1	1	4	17	94	78	7	9	94	84	1	9	94	...
56	43	6	327	82	110	26	244	71	965	571	25	369	965	702	203	60	965	...
9	11	1	94	46	56	14	121	34	386	203	6	177	386	252	111	23	386	...
12	5	3	32	2	9	3	19	4	89	57	1	31	89	70	13	6	89	...
1	9	...	42	13	9	3	18	4	102	68	3	31	102	83	15	4	102	...
9	3	1	35	6	6	1	7	8	76	56	6	14	76	68	4	4	76	...
7	4	.	38	5	5	...	9	8	76	58	5	13	76	63	9	4	76	...
			8	...	1	..	3	2	14	8	1	5	14	10	4	..	14	...
4	4	1	26	4	8	4	30	4	85	43	2	40	85	57	26	2	85	...
11	7		62	6	16	1	37	7	137	78	1	58	137	99	21	17	137	...
56	43	6	327	82	110	26	244	71	965	571	25	369	965	702	203	60	965	...
2	4		22	5	9	..	27	5	69	39	1	29	69	50	14	5	69	...
32	25	4	190	47	57	12	137	38	539	329	15	195	539	404	108	27	539	...
22	14	2	115	30	44	14	79	28	357	203	9	145	357	248	81	28	357	..
56	43	6	327	82	110	26	244	71	965	571	25	369	965	702	203	60	965	...
11	2	.	52	7	3	1	14	23	113	87	5	21	113	100	4	9	113	...
19	7	1	20	2	...	...	3	1	53	39	2	12	53	52	1	...	53	..
23	28	5	149	20	65	17	95	17	419	250	14	155	419	338	67	14	419	...
3	6	..	97	51	42	8	121	30	368	184	4	180	368	203	130	35	368	...
..	.	..	9	2	..	..	1	..	12	11	..	1	12	9	...	3	12	...
56	43	6	327	82	110	26	244	71	965	571	25	369	965	702	203	60	965	...
8	4	1	36	8	5	...	11	7	80	49	5	13	80	67	10	3	80	...
17	10	5	86	36	70	13	157	49	403	188	10	205	403	250	121	26	403	...
...	6	.	24	1	...	.	...	...	31	29	...	2	31	19	..	12	31	...

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share								absolutely				For life					
	equal to	half	one-third	one fourth	less than ¼	Dowry	Indefinite rights.	Total.	half or more	one third	one-fourth	one eighth	whole estate	half the estate	less than ½ the estate	maintenance	Indefinite rights	Total.
	that of a son or its value								the estate or its value.									
Catholics ...	1	18	20	78	21	92	1	231	6	9	58	.	28	17	7	97	7	231
Jacobites ..	7	54	21	100	9	69	6	260	30	14	66	13	25	29	3	82	4	260
Mar Thoma ...	6	66	31	24	1	28	4	159	62	20	34	4	7	3	8	36	.	159
Anglicans ..	11	36	6	3	..	6	1	62	22	4	20	.	2	1	..	11	2	62
Miscellaneous .	...	4	..	..	...	...	..	4	2	1	.	...	..	.	..	1	..	4
Total.. ..	24	178	78	205	31	194	12	722	114	48	178	17	62	50	13	227	13	722
Agriculturists ..	5	42	37	119	23	102	7	332	87	9	88	11	32	23	10	116	6	332
Traders ...	...	4	7	13	1	12	.	37	3	1	7	2	5	3	.	13	3	37
Clergymen ..	2	33	11	22	4	13	2	87	17	8	32	1	6	6	...	16	2	87
Public Servants ..	8	34	5	7	1	4	1	60	16	11	15	1	4	3	2	7	1	60
Private Employees ..	2	12	...	2	...	7	.	23	7		6	..	.	2	..	8	.	23
Pensioners ...	...	6	3	1	.	1	..	11	3	1	4	..	.	..	.	3	..	11
Vakils .	6	24	4	18	1	20	1	79	10	13	12	1	6	5	1	31	.	79
Others .	4	23	11	23	1	30	1	93	21	5	14	1	10	8	..	33	1	93
Total	24	178	78	205	31	194	12	722	114	48	178	17	62	50	13	227	13	722
Age below 30 .	2	11	4	21	2	18	2	60	7	5	16	1	3	4	..	21	3	60
Age between 30 & 50 .	17	115	37	105	22	106	5	407	66	31	102	7	38	26	11	121	5	407
Age 50 and above .	5	52	37	79	7	70	5	255	41	12	60	9	21	20	2	85	5	255
Total .	24	178	78	205	31	194	12	722	114	48	178	17	62	50	13	227	13	722
Padmanabhapuram Division .	..	.	.	..		..	..		..	.	.	..	.	.	..	.	...	..
Trivandrum Division ...	.	..	..	..	.	..	.	.		.	..	.	..	.	.		.	..
Quilon Division ..	16	125	53	81	5	81	10	371	92	32	58	17	37	26	3	103	3	371
Kottayam Division ...	8	51	20	122	26	112	2	341	22	14	113	.	25	24	10	123	10	341
Devicolam Division ...	...	2	5	2	..	1	...	10	..	2	7	.		..		1	..	10
Total ..	24	178	78	205	31	194	12	722	114	48	178	17	62	50	13	227	13	722
Graduates ..	10	32	4	6	...	7	2	61	15	9	16	2	3	4	..	12	..	61
Land tax payers of Rs. 50 and above .	6	51	35	136	20	115	4	356	41	17	76	11	40	28	9	128	5	355
Women .	3	11	3	1	...	..	..	18	13	..	5	..		..		..		18

DIX D.

BEFORE THE CHRISTIAN COMMITTEE.—(SYRIANS).

For giving widows with children: Absolutey: ⅓ the estate or its value	¼ the estate	⅛ the estate	A son's share	½ a son's share	For life: A son's share	½ a son's share	Maintenance	Others	Total	For giving the mother: A share equal to that of a brother or its value	Absolutely a share or its value	Others	Total	That the same law should govern the devolution of all property whether self acquired or obtained from the father's or mother's side	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from those with regard to other property	Not Stated	Total	Remarks
.	1	..	59	21	33	...	100	17	231	168	1	122	231	116	89	26	231	
3	6	4	55	45	50	14	77	13	266	129	8	131	266	189	70	7	266	
6	23		66	4	12	5	35	8	159	110	1	48	159	134	20	5	159	
...	3		40	3	2	1	10	3	62	42	6	14	62	55	5	2	62	
...	..	.	3		..	...	1	.	4	2	1	1	4	4	...	..	4	
9	32	4	223	73	97	20	223	41	722	391	15	316	722	408	181	40	722	
2	10	1	79	45	48	10	112	25	332	171	5	156	332	213	101	18	332	
..	1	2	6	2	7	1	14	4	37	19	1	17	37	23	10	4	37	
...	8	..	34	18	9	3	16	4	87	58	2	27	87	70	14	3	87	
1	2		34	6	6	1	7	3	60	45	4	11	60	55	4	1	60	
2	1	..	10	..	3	...	7	..	23	12	1	10	23	14	7	2	23	
...	..	..	8		.	.	3	..	11	7	1	3	11	9	2		11	
2	4	1	24	3	8	4	30	3	79	38	1	40	79	51	26	2	79	
2	6	..	28	4	16	1	34	2	93	41	...	52	93	68	20	10	93	
9	32	4	223	73	97	20	223	41	722	391	15	316	722	498	184	46	722	
1	3	..	18	5	9		22	2	60	33	1	26	60	43	13	4	60	
7	18	2	132	43	50	11	119	25	407	231	6	170	407	290	99	18	407	
1	11	2	77	25	38	9	82	14	255	127	8	120	255	165	72	18	255	
9	32	4	223	73	97	20	223	11	722	391	15	316	722	498	184	40	722	
	.			.	..	...	..	..	...	...	...	...	..	...	...	...	.	
		.		.	..	...	.		..	..	...	...	.	...	...	...	..	
9	20	4	121	20	65	17	94	15	371	210	12	149	371	298	66	7	371	
..	6	..	97	51	32	3	125	26	341	172	3	166	341	191	118	32	341	
.	.	..	7	2	..	...	1	..	10	9	...	1	10	0	...	1	10	
9	22	4	223	73	97	20	223	41	722	391	15	316	722	498	184	40	722	
3	3	.	33	4	7	...	11	2	61	43	4	14	61	50	10	1	61	
5	9	1	82	35	63	8	112	21	255	163	6	181	355	229	109	18	355	
.	6	.	11	1	...	...	...	...	18	16	...	2	18	12	...	6	18	

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED

	For giving unmarried daughters: a share equal to that of a son or its value	a share half that of a son or its value	a share one-third that of a son or its value	a share one-fourth that of a son or its value	a share less than ¼ that of a son or its value	Dowry.	Indefinite rights.	Total.	For giving childless widows absolutely: half or more the estate or its value	absolutely: one third the estate or its value	absolutely: one fourth the estate or its value	absolutely: one-eighth the estate or its value	For life: whole estate	For life: half the estate	For life: less than ½ the estate	Maintenance	Indefinite rights	Total
Latin Catholics ...	1	2	2	13	1	4	...	23	..	1	5	.	2	5	6	3	1	23
Agriculturists ...	1	...	2	7	1	3	...	14	.	...	2	..	..	3	6	2	1	14
Traders ..	...	1	..	5	...	...	..	6	.	..	2	.	1	2	.	1	.	6
Clergymen ...	...	1	...	...	..	..	...	1	.	1	..	..	.	.	..	.	..	1
Public Servants ...	..	...	..	...	...	...	.	..	..	...	..	..	..	..		.		
Private Employees ..	...	..	..	1	..	...	...	1	...	...	1	..	...					1
Pensioners ...	...	..	...	...	..	1	...	1	..	...	...	...	1		...		...	1
Vakils ...	..	...	..	...	...	..	..	...	...	...	..	..	.	..	..	.		..
Others ...	...	...	...	.	...	...	...	..		.	...		..	.	.	..	...	..
Total......	1	2	2	13	1	4	.	23	.	1	5	.	2	5	6	3	1	23
Age below 30 ..	...	...	1	..	..	..	...	1	..	..	...	...	..	..	1	..		1
Age between 30 & 50 ...	1	2	1	6	..	1	..	11	...	1	2	..	1	2	2	2	1	11
Age 50 and above ..	...	..	.	7	1	3	...	11	..	..	3	..	1	3	3	1		11
Total....	1	2	2	13	1	4	.	23	...	1	5	..	2	5	6	3	1	23
Padmanabhapuram Division ...	...	...	.	...	.	..	...	..	..	.	...	.	..		.	.		.
Trivandrum Division...	..	..	..	..	..	...	..	.	..	..	..	..	..		..			.
Quilon Division ...	..	1	..	...	...	...	...	1	.	..	1	.	..		.	.		1
Kottayam Division ...	1	1	2	13	1	4	..	22	...	1	4	.	2	5	6	3	1	22
Devikulam Division .	.	..	...	..	...	..	..	..	..	.	..	..	.	..	...	.		.
Total ...	1	2	2	13	1	4	...	23	..	1	5	.	2	5	6	3	1	23
Graduates ...	...	.	...	...	..	...	..	..	.	..	.	.	.	...	..	.		.
Landholders paying Rs. 50 and above...	1	.	5	8	...	1	..	15	..	..	..	..	1	1	5	3	1	15
Women ...	..	..	..	..	..	..	.	..	...	...	..	.	.				..	..

DIX E.

BEFORE THE CHRISTIAN COMMITTEE.—(LATIN CHRISTIANS OF NORTH TRAVANCORE)

For giving widows with children: absolutely, $\frac{1}{3}$ the estate or its value	absolutely, $\frac{1}{4}$ the estate or its value	absolutely, $\frac{1}{8}$ the estate or its value	absolutely, a son's share or its value	absolutely, $\frac{1}{2}$ a son's share or its value	For life, a son's share	For life, $\frac{1}{2}$ a son's share	Maintenance.	Others.	Total.	For giving the mother: a share equal to that of a brother or its value.	absolutely $\frac{1}{2}$ share or its value.	Others	Total.	That the same law should govern the devolution of all property whether self acquired or obtained from the father's or mother's side.	That the rule for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from that with regard to other property.	Not Stated.	Total.	Remarks.
1	..	..	1	..	10	5	3	3	23	9	1	13	23	10	11	2	23	...
...	...	...	...	...	6	3	2	3	14	4	...	10	14	4	9	1	14	...
..	.	..	1	..	2	2	1	...	6	4	...	2	6	4	1	1	6	...
1	.	..	..	.	..	...	...	...	1	...	1	..	1	1	...	...	1	...
..	..	...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	..	...	..	.	...	...	...
..	.	...	..	..	1	...	..	...	[illegible]	1	...	...	1	1	..	...	1	...
..	..	...	..	..	1	.	...	...	1	..	..	1	1	...	1	...	1	...
.	.	..	..	.	...	...	...	...	...	...	..	...	..	...	...	..	...	...
.	..	..	...	.	...	.	.	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...	...
1	..	..	1	..	10	6	3	3	23	9	1	13	23	10	11	2	23	...
..	.	..	..	..	...	..	.	1	1	1	...	..	1	..	1	...	1	...
1	...	..	1	...	4	2	2	1	11	4	1	6	11	6	5	..	11	...
.	..	..	...	..	6	3	1	1	11	4	..	7	11	4	5	2	11	...
1			1	..	10	5	3	3	23	9	1	13	23	10	11	2	23	...
.	.	..	..	...	...	...	...	...	..		...	...	..	..	...	.	..	..
..	..	..	..		..	..		...	..	.	...	...	..	...	...	...	..	...
.	...	..	1		...	...	...	...	1	1	...	..	1	1	.	..	1	..
1	...		..	..	10	5	3	3	[illegible]	8	1	13	[illegible]	9	11	2	[illegible]	...
..	..	..	...	..	..	..	..	...	...	...	..	..	...	..	...	...	..	...
1	.	..	1	...	10	5	3	3	23	9	1	13	23	10	11	2	23	...
..	.	..	..	...	..	...	...	...	..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	..	...	..		6	4	3	3	13	4	..	11	[illegible]	[illegible]	11	1	[illegible]	...
..		...	..	..	..	...	...	...	..	...	..	..	...	...	..	...	...	...

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED BEFORE

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share								absolutely				For life					
	equal to	half	one third	one-fourth	less than ¼	Dowry.	Indefinite rights.	Total.	Half or more	one-third	one-fourth	one eighth	whole estate	half the estate	less than ¼ the estate	Maintenance.	Indefinite rights.	Total.
	that of a son or its value.								the estate or its value.									
Catholics ...	3	2	3	3	...	1	1	13	8	...	1	.	5	1		2	1	18
L. M. S ..	41	22	4	7	..	4	1	79	44	11	2	.	7		4	9	8	79
Anglicans ..	3	..	..	..	...	.	1	4	3	...	..		.		...	..	1	4
Total....	47	24	7	10	.	5	3	96	50	11	3	.	12	1	4	5	10	96
Agriculturists ..	7	5	3	5	..	1	1	22	9	1	1	...	9		1	1	..	22
Traders	1	..	1	...	...	1	...	3	1	...	..	...	..	..	...	2	..	3
Clergymen .	7	..	..		.	.	..	7	3	1	1	...	...	..	...	1	1	7
Public Servants ..	2	2	...	..	..	.	2	6	3	..	.		.	..	...	..	3	6
Private Employees ..	16	12	2	3		3		36	19	6	1	.	8	1	2	..	4	36
Pensioners ..	..	...	...	...	...	.	..	..	..		..		.	..	..	...		..
Vakils ...	2	1	.	1	...	..		4	2	1	..			.	...	1	...	4
Others ..	12	4	1	1	..		.	18	13	2	.			.	1	.	2	18
Total ...	47	24	7	10	..	5	3	96	50	11	3		12	1	4	5	10	96
Age below 30 ..	1	2	..	1	...	...	..	4	2	1		.	.	.	..	1	...	4
Age between 30 & 50 ...	26	12	2	5	..	8	2	50	27	6	1		8	.	1	2	6	50
Age 50 & above ..	20	10	5	4	...	2	1	42	21	5	2	..	4	1	3	2	4	42
Total....	47	24	7	10	..	5	3	96	50	11	3	.	12	1	4	5	10	96
Padmanabhapuram Division .	30	21	7	10	...	5	3	76	34	9	2		12	1	4	4	10	76
Trivandrum Division ..	16	3	.	..	...	.	..	19	15	2	1	...	..	..		1	.	19
Quilon Division .	1	...	.	.	...	.	.	1	1		.	..	..	..	..	..	...	1
Kottayam Division ..	..	..	..	..	..	...		..			..		...	..	.	.	...	...
Devicolam Division ..	..	..	.	..	..		.	..	..	.	.		..	..		...	...	..
Total....	47	24	7	10	...	5	3	96	50	11	3		12	1	4	5	10	96
Graduates .	4	10	..	.	..	1	2	17	8	3	..	.	1		1	...	4	17
Land-tax payers of Rs. 50 & above .	4	6	3	2	.	2	2	19	9	...	.	.	6	..	...	1	3	19
Women	7		.	.	..		.	7	7	..	..	..	.	..	..	..	...	7

DIX F.

THE CHRISTIAN COMMITTEE—(SOUTH TRAVANCORE CHRISTIANS).

For giving widows with children										For giving the mother								Remarks.
Absolutely, or its value					For life.													
1/4 the estate	1/3 the estate	1/2 the estate	a son's share	1/2 a son's share	A son's share.	1/2 a son's share.	Maintenance	Others.	Total	A share equal to that of a brother or its value.	Absolutely a share or its value	Others.	Total.	[illegible]	[illegible]	Not Stated.	Total.	
.		.	2	..	2	..	6	3	13	8	1	4	13	11	...	2	13	
10	2	.	36	9	1	1	4	16	79	66	5	8	79	73	1	5	79	
2	.	.	1	...	...	..	...	1	4	3	...	1	4	3	..	1	4	
12	2	.	39	9	3	1	10	20	96	77	6	13	96	87	1	8	96	
2		.	6	1	2	1	5	5	22	15	1	6	22	20	...	2	22	
..	.	.	1	...	...	...	2	..	3	1	...	2	3	2	..	1	3	
1	1	.	4	..	..	..	1	..	7	5	..	2	7	5	1	1	7	
3	..				..	...		3	6	3	1	2	6	4		2	6	
3	1		17	5	1	...	1	8	36	32	3	1	36	34	..	2	36	
	.	...		...	...	...	...	...	..	...	...	...	..	...	...	..	...	
..	..		2	1	...	...		1	4	3	1	..	4	4	.	...	4	
3		.	9	2	...	..	1	3	18	18	..	..	18	18	..	...	18	
12	2	..	39	9	3	1	10	20	96	77	6	13	96	87	1	8	96	
1		...	2	..	.	..	...	1	4	4	...	...	4	4	...	..	4	
5	1	.	21	4	3	.	7	9	50	38	5	7	50	46	..	4	50	
6	1	.	16	5	.	1	3	10	42	35	1	6	42	37	1	4	42	
12	2	.	39	9	3	1	10	20	96	77	6	13	96	87	1	8	96	
8	2	..	27	7	3	1	8	20	76	59	5	12	76	68	...	8	76	
4	.		11	2	.	...	2	..	19	17	1	1	19	18	1	...	19	
..	.	..	1	..	...	..	..	...	1	1	.	...	1	1	...	...	1	
.		..		...	..	.	..	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...	
...			...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	.	...	...	...	...	
12	2	.	39	9	3	1	10	20	96	77	6	13	96	87	1	8	96	
[illegible]	1	.	3	4	.	...		5	17	15	..	2	17	15	...	2	17	
3		..	4	1	1	1	4	5	19	10	1	8	19	15	...	4	19	
..	.		7	..	...	...	...	...	7	7	..	...	7	7	...	...	7	

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED

	For giving unmarried daughters: a share equal to that of a son or its value	a share half that of a son or its value	a share one-third that of a son or its value	a share one-fourth that of a son or its value	a share less than ¼ that of a son or its value	Dowry.	Indefinite rights.	Total	For giving childless widows: absolutely half or more the estate or its value	absolutely one-third the estate or its value	absolutely one-fourth the estate or its value	absolutely one-eighth the estate or its value	For life: whole estate	For life: half the estate	For life: less than ½ the estate	Maintenance.	Indefinite rights.	Total.
Latin Catholics ...	55	1	1	..	..	...	...	57	22	29	3	1	..	...	1	1	..	57
Agriculturists ...	6	..	.	.	..	.	...	6	1	5	.		.		.	..	.	6
Traders ..	22	.	1	.	...	..	..	23	6	13	1	1	..		.		..	23
Clergymen ...	5	..	.	..	.	..	..	5	3	2		..	..	.	..			5
Public Servants ...	3	1	..	...	..	..	...	4	.	1	2	..		.		1	.	4
Private Employees ...	1	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	..		.	.		1
Pensioners ...	..	.	...	..	.	.	..	.		.	..	.	.		.		...	...
Vakils ...	1	..	...	.	...	..	.	1	1	.		.			.			1
Others ..	17	..	..	..	...	...	..	17	9	7	..	..	..		1	.	..	17
Total......	55	1	1	..			..	57	22	29	3	1	.	.	1	1		57
Age below 30 ..	2		..	..	.	...		2	1	1	.	...	..	..	..	..		2
Age between 30 & 50 ...	30	1	.	..	.	...	..	31	10	16	2	1	.	.	1	1		31
Age 50 and above ...	23	.	1	...	.	..	...	24	11	12	1	.	..	.		...	.	24
Total	55	1	1		.	.	..	57	22	29	3	1			1	1	..	57
Padmanabhapuram Division ..	..	.	...	...	..	..	...	..	.	.	..	..	.		.			..
Trivandrum Division ...	24	1	.		..	...	..	25	11	10	1	1	.		1	1		25
Quilon Division ...	31	.	1	.	..	..	.	32	11	19	2	..	.		..		..	32
Kottayam Division ..	...	...	.	..	...	.	.	..	..		...	.					..	
Devicolam Division ..	..	..	...	..	.	.	.		..	..	..					..	.	.
Total...	55	1	1	...		.	...	57	22	29	3	1	.		1	1	..	57
Graduates ..	1		...	.	.	..	...	1	..	.	.	..	.	...	...	1	.	1
Land tax payers of Rs. 50 and above..	8	.	...	...	.	..		8	.	8	...	.						8
Women ..	2		..	..	.	.	.	2	2	.						.	..	2

DIX G.

BEFORE THE CHRISTIAN COMMITTEE (LATIN CHRISTIANS OF CENTRAL TRAVANCORE)

For giving widows with children: absolutely, 1/4 the estate or its value	absolutely, 1/2 the estate or its value	absolutely, 1/3 the estate or its value	absolutely, a son's share or its value	absolutely, 1/2 a son's share or its value	For life, a son's share	For life, 1/2 a son's share	Maintenance.	Others.	Total.	For giving the mother: a share equal to that of a brother or its value.	absolutely a share or its value.	Others	Total.	That the same law should govern the devolution of all property whether acquired or obtained from the father's or mother's side.	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from those with regard to other property	Not Stated.	Total	Remarks.
26	3	1	25	..	..	. .	1	1	57	42	1	14	57	55	...	2	57	...
3	1	..	2	...	...	...	..	...	6	4	..	2	6	6	...	..	6	..
12	1	1	9	..	.	...	.	...	23	16	..	7	23	23	.	..	23	...
1	..	.	3	.	.	...	1	...	5	3	...	2	5	5	...	..	5	...
2	1	..	1	...	...	...	...	.	4	4	...	.	4	4	...	..	4	...
1	...	.	...	...	..	.	...	...	1	1	..	..	1	1	...	...	1	...
...	..	...	.	...	...	...	...	..	.	.	.	...	...	...	..	..	...	...
1	.	...	..	...	...	...	...	...	1	1	.	...	1	1	...	..	1	..
6	.	...	10	...	...	...	.	1	17	13	1	5	17	15	...	2	17	...
26	3	1	25	.	.	.	1	1	57	42	1	14	57	55	.	2	57	...
..	..	...	2	.	.	...	...	...	2	...	...	2	2	2	...	...	2	...
14	2	1	13	...	...	...	...	1	31	26	1	4	31	29	...	2	31	...
12	1		10	...	...	...	1	..	24	16	..	8	24	24	...	..	24	...
26	8	1	25	...	...	...	1	1	57	42	1	14	67	55	...	2	57	...
.	...	...	..	...	...	...	..	.	...	...		..	...	...	...	..	..	...
14	1	1	8	...	...	.	..	1	24	15	...	10	25	25	...	...	25	...
12	2	...	17	...		...	1	...	32	27	1	4	32	30	...	2	32	...
..	...		.	...	...	...	..	...	..	...	..	...	..	...	...	..	...	...
...	.	...	.	...	...	.	...	...	..	...	..	...	...	..	...	...	...	...
26	3	1	25	..	..	...	1	1	57	42	1	14	57	55	...	2	57	...
1	.	...	..	..	..	...	...	...	1	1	..	...	1	1	...	...	1	...
6	.	...	..	..	.	..	...	...	8	8	...	..	8	8	..	...	8	...
...	.	[illegible]	2	..	..	..	..	...	[illegible]	2	..	..	2	...	...	2	2	...

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED BEFORE

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share (that of a son or its value)								absolutely (the estate or its value)				For life					
	equal to	half	one-third	one-fourth	less than	Dowry	Indefinite rights	Total	Half or more	one-third	one-fourth	one eighth	whole estate	half the estate	less than 1/2 the estate	Maintenance	Indefinite rights	Total
Catholics ...	28	1	..	..	..	1	..	30	13	..	4	..	..	..	..	11	2	30
Agriculturists ...	4	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	2	1	4
Traders ...	17	..	..	..	..	..	..	17	7	..	3	..	..	..	..	6	1	17
Clergymen ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Public Servants ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Private Employees ...	6	1	..	..	..	..	..	7	5	..	..	..	..	..	..	2	..	7
Pensioners ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vakils ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Others ...	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	..	..	..	..	1	..	2
Total...	28	1	..	..	..	1	..	30	13	..	4	..	..	..	..	11	2	30
Age below 30	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
Age between 30 & 50 ...	17	1	..	..	..	1	..	19	9	..	2	..	..	..	..	7	1	19
Age 50 & above ...	10	..	..	..	..	..	..	10	4	..	1	..	..	..	..	4	1	10
Total ...	28	1	..	..	..	1	..	30	13	..	4	..	..	..	..	11	2	30
Padmanabhapuram Division ...	24	..	..	..	..	..	..	25	13	..	..	..	..	..	..	10	2	26
Trivandrum Division ...	4	..	..	..	..	1	..	5	..	..	4	..	..	..	..	1	..	5
Quilon Division ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kottayam Division ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Devikulam Division ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Total ...	28	1	..	..	..	1	..	30	13	..	4	..	..	..	..	11	2	30
Graduates ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Land-tax payers of Rs. 50 & above ...	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
Women ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DIX H.

THE CHRISTIAN COMMITTEE.—(ARASARS).

For giving widows with children: Absolutely (or its value): ½ the estate.	¼ the estate.	⅙ the estate.	⅔ son's share.	⅓ a son's share.	For life: ⅔ A son's share.	For life: ⅓ a son's share.	Maintenance.	Others.	Total.	For giving the mother: A share equal to that of a brother or its value	Absolutely a share or its value	Others.	Total	That the same rule should govern the devolution of all property whether self-acquired or obtained from the father's or mother's side	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from those with regard to other property	Not Stated.	Total.	Remarks.
1	4	..	23	...	..	..	2	..	30	25	..	5	30	30	...	..	30	
..	..		3	...	.	...	1	...	4	2	..	2	4	4	..	...	4	
...	3	..	14	..	...	..	.	..	17	16	..	1	17	17	..	...	17	
.	..	..	..	..	..	...	...	..	..	.	..	..	.	...	..	...	...	
.	..	...	..	..	..	...	..	..	..	...	...	..	...	...	..	...	...	
1	..	...	6	...	.	.	..	..	7	6	..	1	7	7	...	...	7	
..	..	..	..	..	...	..	..	..	...	...	..	..	.	...	..	..	..	
...	..	..	.	.	..	...	..	...	...	...	..	...	..	...	..	..	..	
..	1	..	...	...	...	..	1	..	2	1	..	1	2	2	.	...	2	
1	4	.	23	..	...	..	2	.	30	25	..	5	30	30	..	...	30	
..	1	...	.	..	.	.	.	.	1	1	.	..	1	1	...	...	1	
..	2	..	16	.	.	...	1	..	19	16	..	3	19	19	..	..	19	
1	1	...	7	..	.	.	1	...	10	8	..	2	10	10	..	...	10	
1	4	...	23	..	.	.	2	...	30	25	.	5	30	30	...	...	30	
1	..	..	23	...	..	.	1	..	25	21	...	4	25	25	..	...	25	
...	4	.	.	.	.	...	1	..	5	4	...	1	5	5	...	...	5	
..	..	...	..	..	..	..	...	...	..	.	...	..	...	..	...	...	.	
...	..	...	.	..	..	..	...	...	..	...	...	...	..	...	...	...	...	
..	..	..	..	..	..	...	..	...	..	..	...	..	..	...	...	...	...	
1	4	..	23	...	...	.	2	...	30	25	..	5	30	30	...	..	30	
...	..	..	.	..	..	...	..	..	..	...	..	..	..	..	...	...	..	
...	1	..	...	..	...	.	..	...	1	1	...	...	1	1	...	...	1	
...	...	...	..	..	...	..	..	..	...	...	...	...	.	...	...	...	...	

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share								absolutely				for life					
	equal to	half	one-third	one-fourth	less than that	Dowry.	Indefinite rights.	Total.	half or more	one-third	one fourth	one eighth	whole estate	half the estate	less than ½ the estate	Maintenance.	Indefinite rights	Total
	that of a son or its value.								the estate or its value.									
Catholics ..	1	..	..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	..	..	6	..	..	6
Agriculturists ..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Traders ..	1	..	..	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3
Clergymen ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Public Servants ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Private Employees ..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Pensioners ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vakils ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Others ..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Total ..	1	..	..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	..	..	6	..	..	6
Age below 30 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Age between 30 & 50 ..	1	..	..	..	..	4	..	5	..	..	..	..	..	..	5	..	..	5
Age 50 and above ..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
Total ..	1	..	..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	..	..	6	..	..	6
Padmanabhapuram Division ..	1	..	..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	..	..	6	..	..	6
Trivandrum Division ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Quilon Division ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kottayam Division ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Devikulam Division ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Total ..	1	..	..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	..	..	6	..	..	6
Graduates ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Land tax payers of Rs. 25 and above.	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2
Women ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DIX I.

BEFORE THE CHRISTIAN COMMITTEE—(PARAVARS)

For giving widows with children										For giving the mother								
absolutely, or its value					For life													
1/3 the estate	1/4 the estate	1/5 the estate	a son's share	1/2 a son's share	a son's share	1/2 a son's share	Maintenance.	Others.	Total.	a share equal to that of a brother or its value.	absolutely a share or its value.	Others.	Total.	[illegible]	[illegible]	Not Stated	Total.	Remarks.
...		...	1	...	...	...	5	...	6	1	...	5	6	1	5	2	6	...
...		...	1		...	...	1	...	1	...	...	1	1	...	1	...	1	...
...	...	...	...	...	...	...	2	...	3	1	...	2	3	1	2	...	3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	1	...	1	...	...	1	1	...	1	...	1	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	1	...	1	...	...	1	1	...	1	...	1	...
	...	...	1	...	...	...	5	...	6	1	...	[illegible]	6	1	5	...	6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	1	...	...		4	...	5	1	...	4	5	[illegible]	4	...	5	...
...		...	...	...	...	...	1	...	1		...	1	1	...	1	...	1	...
...	...	...	1	...	...	...	5	...	6	1	...	5	6	1	5	...	[illegible]	...
...	...	...	1	...	...	...	6	...	6	1	...	5	6	1	5	...	6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	1	...		...	5	...	[illegible]	1	...	5	6	1	5	...	6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	2	...	2	...	...	2	2	...	2	...	2	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED BEFORE

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share								absolutely				For life					
	equal to (that of a son or its value)	half (that of a son or its value)	one third (that of a son or its value)	one fourth (that of a son or its value)	less than ¼ (that of a son or its value)	Dowry	Indefinite rights.	Total.	Half or more (the estate or its value)	one-third (the estate or its value)	one-fourth (the estate or its value)	one eighth (the estate or its value)	whole estate	half the estate	less than ¼ the estate	Maintenance.	Indefinite rights.	Total.
Catholics ..	5	2		2	1	..	..	10	3	1	2	1	1		..	1	1	10
Agriculturists .	..	...	..	1	1	..	..	2		..	..	..				1	1	2
Traders ..	..	..		..	..		..		..	..	..	..		..	..	..	..	..
Clergymen	1	...	..		..	..	...	1	..	1		..	...	..		..	..	1
Public Servants ..	3	1	..	...	...	..	..	4	3	..	..	1	..		..		..	4
Private Employees ...	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	...	..	..	..		..	1
Pensioners ..	1	1				..	...	2			1	..	1	...			..	2
Vakils .	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	..			..			...	..
Others .	..	..	..	..	..	..	...	...	..	..	..	..	..	..	..	..		..
Total ...	5	2	..	2	1	...	...	10	3	1	2	1	1	..	..	1	1	10
Age below 30	..	..		..	..	..	...			...				..	..		...	..
Age between 30 & 50 .	3	1	..	..	..	..		4	2	1	..	1		...	..	..	...	4
Age 50 & above ..	2	1	..	2	1	..	..	6	1	..	2	..	1	..	..	1	1	6
Total ...	5	2	..	2	1	..	...	10	3	1	2	1	1	...	..	1	1	10
Padmanabhapuram Division ..	1	2		2	1	..	..	6	1	..	2	1		..	..	1	1	6
Trivandrum Division ...	..		..	..	..	..		..	..	...		..	..	..		..		...
Quilon Division .	2	..	..	..	...	..	...	2	..	1	..	..	1	..	..	..		2
Kottayam Division .	2	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	...	..	..	..	2
Devicolam Division ..	...		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		...	...
Total ..	5	2	..	2	1		..	10	3	1	2	1	1	..	..	1	1	10
Graduates .	...	..	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	...
Land tax payers of Rs [illegible]0 & above		1		1	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	...	2
Women ...	..	..	..	..		..	..	..	..	...	..	..	..	..	..	...	..	...

DIX J.

THE CHRISTIAN COMMITTEE.—(CASTE CHRISTIANS).

For giving widows with children: absolutely, 1/2 the estate or its value	absolutely, 1/3 the estate or its value	absolutely, 1/4 the estate or its value	absolutely, a son's share or its value	absolutely, 1/2 a son's share or its value	For life: a son's share	For life: 1/2 a son's share	Maintenance	Others	Total	For giving the mother: a share equal to that of a brother or its value	absolutely a share or its value	Others	Total	That the same law should govern the devolution of all property whether self acquired or obtained from the father's or mother's side	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from those with regard to other property	Not Stated	Total	Remarks
5	...	...	1	..	.	...	...	4	10	9	...	1	10	9	1	..	10	...
1	.	...	..	...	...	...	..	1	2	2	..	...	2	2	...	...	2	...
...	...	...	..	..	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	..	...	...	...
1	...	...	..	.	...	...	..	...	1	1	..	...	1	1	.	...	1	...
3	..	...	...	.	...	...	...	1	4	4	..	...	4	4	...	..	4	...
..	...	...	1	.	...	...	...	...	1	1	..	...	1	1	...	...	1	...
..	..	..	...	..	...	...	...	2	2	1	..	1	2	1	1	...	2	..
...	..	...	..	..	..	...	.	...	...	...	...	...	..	...	...	...	..	...
..	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	
5	...	..	1	..	...	...	..	4	10	9	..	1	10	9	1	...	10	...
...	...	..	...	..	...	..	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...
3	..	..	...	...	...	...	...	1	4	4	...	...	4	4	...	...	4	...
2	...	..	1	.	...	...	...	3	6	5	..	1	6	5	1	...	6	...
5	...	..	1	...	...	...	...	4	10	9	...	1	10	9	1	...	10	...
2	..	..	1	...	..	...	..	3	6	6	..	.	6	6	...	...	6	...
	...	...	..	...	...	..	...	..	..	...	...	..	...	...	...	...	...	...
1	..	...	...	.	...	...	...	1	2	1	...	1	2	1	1	...	2	...
2		..	..	.	...	...	..	..	2	2	...	...	2	2	...	.	2	...
..	..		...	...	..	...	...	...	...	..	..	.	...	...	...	...	..	...
5		.	1	...	...	...	...	4	10	9	...	1	10	9	1	...	10	...
	...	.	.	...	...	...	...	..	...	...	...	..	...	...	...	...	...	...
1	..	..	..	..	..	...	...	1	2	2	...	..	2	2	...	...	[illegible]	...
...		..	..	...	...	...	...	..	...	.	..	.	...	..	.	...	...	..

APPEN

ANALYSIS OF THE EVIDENCE GIVEN BY THE WITNESSES WHO APPEARED BEFORE

	For giving unmarried daughters								For giving childless widows									
	a share that of a son or its value								absolutely the estate or its value				For life					
	equal to	half	one third	one-fourth	less than ¼	Dowry.	Indefinite rights.	Total.	half or more	one-third	one-fourth	one-eighth	whole estate	half the estate	less than ¼ the estate	Maintenance.	Indefinite rights.	Total.
Anglicans ..	1	3	...	...	...	..	1	5	3	..	1	..	...	..	..	..	1	5
L. M. S. ...	13	1	...	...	..	...	1	15	6	5	2	1	...		..		1	15
Miscellaneous ..	..	1	..	.	...	..	..	1	.	1		..	..	..	..	..	..	1
Total	14	5	...	..	...	..	2	21	9	6	3	1	.	..	..	..	2	21
Agriculturists ...	3	2	...	...	..	..	.	5	3	2	.	.	...	.	..	..	..	5
Traders ..	...	..	.	...	...	..	..	...	..	..	..	.	.	..	...	...	...	..
Clergymen ...	1	..	..	..	...	...	...	1		1	.	..	..	...	..	..	..	1
Public Servants ..	..	1	...	...	...	..	1	2	1	...	..	...	..	...	.	...	1	2
Private Employees ...	4	2	...	...	.		...	6		2	3	1	..	.	.	.	..	6
Pensioners ..	...	..	..	..	...	...	..	..	..	...	...	..	...	..	..	..	..	...
Vakils ...	1	..	..	...	...	. .	...	1	1	..	..	..		..		..	..	1
Others ..	5	...	. .		..	..	1	6	4	1	..	...	..	...	..	...	1	6
Total	14	5	..	...	..	...	2	21	9	6	3	1	..	...	...	..	2	21
Age below 30 ..	...	...	..	.	.	..	1	1	.	..	..	..	..	...	...	..	1	1
Age between 30 & 50 ..	9	2	.	..	..	...	1	12	5	4	2	..	..	..	.	.	1	12
Age 50 & above ..	5	3	..	.	..	.	..	8	4	2	1	1	..	...	...	..	..	8
Total.....	14	5	...	..	..	...	2	21	9	6	3	1	..	...	..	.	2	21
Padmanabhapuram Division ..	..	..	.	..	..	..	...	...	.	..	...	.	..		.	...	...	..
Trivandrum Division ..	4	..	..	..	...	..	.	4	1	.	2	1	.	..		..	..	4
Quilon Division ..	10	1	..	..	.	.	1	12	6	5	...	...	.	..	.	...	1	12
Kottayam Division ..	.	2	...	...	..	..	1	3	..	1	1	..	..	.	..	..	1	3
Devicolam Division .	...	2	...	...	..		...	2	2	..	.	..	..	..	..	.	..	2
Total	14	5	...	...		..	2	21	9	6	3	1	..	..	...	...	2	21
Graduates ..	..	1	..	..	..	...	..	1	1	...	.	..	..	...	..	..	..	1
Land tax payers of Rs 60 & above..	..	1	..	.	..	.	..	1	1	..	..	..	..	..	..	.	...	1
Women ..	4	...	...	..	..			4	4	.	.	..		...	...	..	.	4

DIX. K.

THE CHRISTIAN COMMITTEE (NON-SYRIAN PROTESTANTS OF CENTRAL TRAVANCORE).

For giving widows with children										For giving the mother								
absolutely					For life													
1/3 the estate	1/4 the estate	1/5 the estate	a son's share	1/2 a son's share	a son's share	1/2 a son's share	Maintenance	Others	Total	a share equal to that of a brother or its value	absolutely a share or its value	Others	Total	That the rule should govern the devolution of the property whether self acquired or obtained from the father's or mother's side	That the rules for the devolution of property obtained from the mother's side should be different from those with regard to other property	Not Stated	Total	Remarks.
or its value.																		
..	..	..	4	...	..	.	...	1	5	4	...	1	5	...	1	4	5	...
2	2	1	9	..	...	...	..	1	15	12	2	1	15	11	...	4	15	..
..	.	.	1	...		...	...	.	1	1	...	...	1	1	..	.	1	...
2	2	1	14	..	...	...	...	2	21	17	2	2	21	12	1	8	21	...
1	..	.	4	.	...	..	...	...	5	5	...	...	5	3	...	2	5	...
...	..	..	...	...	..	...		..	..	..	..	...	..	..	...	...	...	...
...	.	..	1		..	.		...	1	1	...	.	1	1	...	..	1	...
.	.	1	...	..	.	...	...	1	2	..	1	1	2	1	...	1	2	...
...	2	.	4		..	..	...	..	6	5	1	...	6	5	1	..	6	..
..	...	..	...	..	...	...	..	..		.	.	.	...	...	..	...	...	...
1	..	.	...	...	..	..	...	..	1	1	...	...	1	1	..	...	1	...
...	.		5	..	.	..	...	1	6	5	..	1	6	1	..	5	6	...
2	2	1	14	..	...	..	..	2	21	17	2	2	21	12	1	8	21	...
.	.	.	..	..	...	..	..	1	1	...	..	1	1	...	...	1	1	...
2	2	1	6	...	..	...	...	1	12	9	2	1	12	9	..	3	12	...
	.	.	8	..	...	...	..	..	8	8	...	...	8	3	1	4	8	...
2	2	1	14	...	..	...	.	2	21	17	2	2	21	12	1	8	21	..
...	...	..	...	..	..	..	...	..	...	...	..	...	.	...		...	...	...
1	2	.	1	..	...	..	...	.	4	3	1	...	4	4	..	...	4	...
1	.	1	9	..	...	.	..	1	12	10	1	1	12	7	...	5	12	...
...	...	..	2	...	..	..	..	1	3	2	...	1	3	1	1	1	3	...
...	..	..	2	..	..	..	.	..	2	2	..	...	2	..	...	2	2	...
2	2	1	14	..	...	...	...	2	21	17	2	2	21	12	1	8	21	...
...		1	..		..		...	...	1	...	1	...	1	1	...	.	1	...
	.	1	...	..	..	..	...	..	1	..	1	...	1	1	...	...	1	...
.	..	..	4	..	...	..	...	...	4	4	...	...	4	...	..	4	4	...

APPENDIX L.

List of Centres at which Witnesses were examined by the Travancore Christian Committee.

Division.	Taluk.	Centre.
Padmanabhapuram	Agasthiswaram.	1. Nagercoil.
	Eraniel.	2. Neyoor.
		3. Kolachel.
	Vilavancode.	4. Marthandam.
Trivandrum	Neyyattinkara.	5. Neyyattinkara.
	Trivandrum.	6. Trivandrum.
	Chirayinkil.	7. Mampalli.
Quilon	Quilon.	8. Quilon.
	Kottarakara.	9. Kottarakara.
	Kunnathur.	10. Kannarcode.
	Mavelikara.	11. Thumpaman.
		12 Mavelikara.
	Thiruvalla.	13. Kozhencherry.
		14 Niranam.
		15. Thiruvella.
	Chengannur.	16. Chengannur.
	Karthigapalli.	17. Harripad.
	Karunagapalli.	18 Kayankulam.
	Ambalapuzha.	19 Edathuva.
		20. Alleppey.
Kottayam	Changanacherry.	21. Changanacherry.
	Meenachil.	22. Pala.
	Ettumanur.	23 Koravalangad.
		24. Kypuzha.
	Moovattupuzha.	25. Kuthattukulam.
		26 Piravam.
		27 Muvattupuzha.
		28. Kothamangalam.
	Kunnatnad.	29. Perumbavur.
	Alengad.	30. Alwaye.
	Parur.	31. Parur.
		32. Verapoly.
	Shertallai.	33. Shertallai.
	Kottayam.	34. Kottayam.
	Vaikam.	35. Vaikam.
Devikulam	Peermade.	36. Kanjirapalli.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

(1) G. O. No. 1150/L. R., dated the 19th February 1910, *re*. disposal of the lands within the Quilon Cantonment.

(2) G O No. 10637/L. R., dated the 13th October 1910, on the same subject.

(3) Notification dated the 11th April, 1911, prohibiting the registry of Sirkar lands within one mile on either side of the proposed Railway line from Quilon to Trivandrum.

Read also —

(4) Letter No. 1316/C 19, dated the 4th May 1911, from the Ag: Dewan Peishkar Quilon.

(5) Letter No. 6649/L. R., dated the 27th July 1911, to the Ag: Dewan Peishkar, Quilon

(6) Letter No. 236/C 19, dated the 28th September 1911, from the Ag: Dewan Peishkar, Quilon.

(7) Letter No. 9792/L. R., dated the 28th November 1911, to the Ag: Dewan Peishkar, Quilon.

(8) Letter No. 530/C 19, dated the 11th December 1911, from the Ag: Dewan Peishkar, Quilon.

(9) Letter No. 841/L. R., dated the 24th January 1912, to the Ag: Dewan Peishkar, Quilon.

ORDER THEREON, No. 9258/L. R. & F., DATED TRIVANDRUM, 20TH AUGUST 1912.

By the Notification dated the 11th April 1911, the Government prohibited the registry of Sirkar lands within one mile on either side of the proposed Railway line from Quilon to Trivandrum. Though the disposal of the lands within the Quilon Cantonment had been sanctioned by the Government, in their orders Nos. 1150/L. R, and 10637/L. R., dated the 19th February 1910 and the 13th October 1910, respectively, the above Notification was extended to the Cantonment lands, on the ground that they fell within the distance prohibited by the Notification. On re-consideration, His Highness' Government feel that the prohibition has been unduly extended, so far as the lands within the Quilon Cantonment are concerned. The Government, therefore, resolve to withdraw the prohibition, except in the case of the Cantonment lands *within a furlong* on either side of the proposed Railway line, which has been aligned and marked *on the ground* by the S. I. R. Survey Party; and the Government direct the disposal, without further delay, of the other lands comprised in the Cantonment, in accordance with the G.O's relating to the lands. The Notification will of course, remain in force as regards all Sirkar lands lying *outside* the Cantonment limits.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To
The Dewan Peishkar, Quilon.
The Gazette.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

1. Read again G. O. No. G. 1259, dated 26th February 1912, re the stoppage of the house rent allowance, the charge allowance and the special duty allowance of Hospital Assistants.

2. Read also Letter No. G. A. 1358/8772, dated 23rd Mithunam 1087, from the Account Officer.

The Medical Officers above the grade of Hospital Assistants are, under the Medical Code, entitled to a deputation allowance of Rs. 10 per mensem when on special duty. The Account Officer has suggested that, as the fixed special duty allowance drawn by Hospital Assistants was discontinued and the allowance left to be regulated according to the Travancore Service Regulations, a similar ruling may be made in the case of the other Medical Officers drawing special duty allowance under the Medical Code.

ORDER THEREON No. G. 4959, DATED TRIVANDRUM, 23RD AUGUST 1912.

The Government agree with the Account Officer in his views and sanction the stoppage of the fixed special duty allowance now being drawn by the Medical Officers under the Medical Code, and direct that such special duty allowance should in future be regulated according to the Travancore Service Regulations.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

,, The Darbar Physician.
,, The Financial Secretary.
,, The Gazette.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗ്സ്

(൧) പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലെ ലാൻഡ് റെവന്യൂ ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതായ ൧൦൮൭-ാം വർഷം ജനുവരി മാസം ൨൭-ലെ ൧൮൭൫/L R. നംബർ ഗവർണ്മെണ്ടുത്തരവു വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൨) പകുതി, താലൂക്ക, ഡിവിഷൻ ഈ ആഫീസുകളിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ തവണ കണക്കുകളേയും രെജിസ്റ്ററുകളേയും നിർത്തണം എന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ട പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ ൧൦൮൭-ാം വർഷം സെപ്തംബർ മാസം ൨൭-ാം ൧൮൭൫-ാം നംബർ ആയി അയച്ച ലെട്ടർ.

(൩) ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ൧൦൮൭-ാം വർഷം സെപ്തംബർ മാസം ൧൫-ാം- നടത്തിയ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരുടെ ആലോചനായോഗത്തിലെ മിനിട്ട്സ്.

(൪) പകുതി, താലൂക്ക, ഡിവിഷൻ, ഈ കച്ചേരികളിലെ റെവന്യൂ തവണ കണക്കുകളേയും രെജിസ്റ്ററുകളേയും പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അടങ്ങിയ, തിരുവനന്തപുരം സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ അയച്ച മെമൊറാണ്ഡവും.

(൫) പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗത്തിൽ കൺകുളം താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ സി. മാധവൻപിള്ള ഒരു റെവന്യൂ കോഡിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പററി ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനവും അതിലേക്കുള്ള ദിവാന്റെ മറുപടിയും വായിച്ചു.

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലെ ലാൻഡ് റെവന്യൂ ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനായുള്ള ഗവർണ്മെണ്ടുത്തരവിൽ ൧൪-ാം വകുപ്പിൽ പേഷ്കാരുടെ കച്ചേരിയിലും കീഴിലുള്ള കച്ചേരികളിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ തവണ കണക്കുകളേയും രെജിസ്റ്ററുകളെയും നിർത്തുന്നതിനും മററു പ്രകാരത്തിൽ എല്ലാ കച്ചേരികളിലും എഴുത്തു ജോലികളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയയക്കുവാൻ ആ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻപ്രകാരം അസമയം ഡിവിഷൻ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന മരിച്ചുപോയ മിസ്റ്റർ എസ്. ശങ്കരപിള്ള ആ വിഷയത്തെപ്പററി ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അയച്ചു. ഇവയെ മററുള്ള പേഷ്കാർമാരുടേയും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്രിന്റെണ്ടെന്റിന്റേയും അഭിപ്രായത്തിനായി അയച്ചിരുന്നു. കൊല്ലം ദിവാൻപേഷ്കാർ ഒഴികെ മറെറല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നു മറുപടികൾ കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

൨. പകുതി, താലൂക്ക, ഡിവിഷൻ ഈ കച്ചേരികളിലെ ലാൻഡ് റെവന്യൂ രെജിസ്റ്ററുകളേയും തവണ കണക്കുകളേയും പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വിഷയത്തെ വിവരിച്ചു പര്യാലോചിക്കാനായി എല്ലാ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരുടേയും ഒരു ആലോചനായോഗം ദിവാന്റെ അദ്ധ്യക്ഷാധിപത്യത്തിൽ ൧൦൮൭-ാം വർഷം സെപ്തംബർ മാസം ൧൫-ാം- നടത്തപ്പെട്ടു. പ്രാരംഭമായി അല്പം ഗുണദോഷ ചിന്തനം നടത്തിയതിൽ പിന്നീട ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ അംഗീകരണത്തിനു രെജിസ്റ്ററുകളുടേയും തവണ കണക്കുകളുടേയും മാതിരികളെ തയാറാക്കി അയക്കാം എന്നു മിസ്റ്റർ പത്മനാഭയ്യർ ഏററു. ൧൦൮൭-ാം വർഷം ജനുവരി മാസം ൨൭-ാം- യോടുകൂടി ആ ഫാറങ്ങളും അവയെ വിവരിക്കുന്നതായ മെമൊറാണ്ഡവും മിസ്റ്റർ പത്മനാഭയ്യരുടെ പക്കൽ നിന്നു കിട്ടി. പിന്നീട ഇവയെ മററു പേഷ്കാർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി അയച്ചിരുന്നു. അവർ ഡിവിഷൻ കച്ചേരികളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഫാറങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അഭിപ്രായം ഒഴിച്ചു അവകളുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ അയക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൩. പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗത്തിൽ കൺകുളം മെംബർ മിസ്റ്റർ സി. മാധവൻപിള്ള, ലാൻഡ് റെവന്യൂ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടി എന്താണെന്നു ജനങ്ങൾ സാധാരണമായി അറിയുന്നില്ല എന്നും അവയെ സംബന്ധിച്ച ഏതാനും ചട്ടങ്ങളും റെഗുലേഷനുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുതന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുംകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യം അല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നും ലാൻഡ് റെവന്യൂഭരണം, ഒരു കോഡ് ഇല്ലായ്കയാൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു മിസ്റ്റർ സി. മാധവൻപിള്ള ലാൻഡ് റെവന്യൂവക ചട്ടങ്ങളേയും റെഗുലേഷനുകളേയും പുതുക്കി കഴിയുന്നിടത്തോളം അവയെ ഒരു കോഡാക്കുന്നതിനായി റെവന്യൂ ആഫീസർമാർ ചേർന്ന ഒരു കമ്മിട്ടിയെ നിയമിക്കണം എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി, ദിവാൻ അതിലേക്കു താമസിയാതെ നടപടി നടത്തുന്നതാകുന്നു എന്നു ഉറപ്പു പറഞ്ഞു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ നംബർ ൨൨൨൫/L R. & F തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൮-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൭-ാം-

മുൻവായിച്ചതായ എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ നിന്നു കാണാവുന്നതുപോലെ, പകുതി, താലൂക്ക്, ഡിവിഷൻ ഈ കച്ചേരികളിലെ, ലാൻഡ് റെവന്യൂ വക കണക്കുകളേയും രെജിസ്തറുകളേയും തവണ കണക്കുകളേയും പുതുക്കേണ്ട വിഷയത്തെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലത്തേക്കു ഗവർമെണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കയായിരുന്നു. പകുതികൾക്കും താലൂക്കുകൾക്കും ഡിവിഷൻ കച്ചേരികൾക്കും ആയിരത്തോളം കൂട്ടം കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പകുതികൾ അവയുടെ തവണ കണക്കുകളെ താലൂക്കുകളിലേക്കു അയക്കണം; താലൂക്കുകൾ പകുതികളിലെ തവണ കണക്കുകളെ ഏകീകരിച്ചു, ആ സംഗ്രഹിച്ച തവണ കണക്കുകളെ ഡിവിഷനിലേക്കു അയക്കണം; ഡിവിഷനുകൾ പിന്നീടു താലൂക്കു വക കണക്കുകളെ ഏകീകരിച്ചു ഹജൂരിലേക്കു അയക്കണം. ഇതിൽ അനാവശ്യമായ ... നയം കണക്കുകളുടേയും തവണകണക്കുകളുടേയും വിഷയത്തിൽ പകുതികൾക്കു ക്രമത്തിലധികം ഭാരം ഏല്പിക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ പകുതി വക ജീവനക്കാരുടെ ജോലിയെ കാര്യക്ഷമമാകുംവണ്ണം പരിശോധിച്ചു അറിയാൻ തഹശീൽദാരെ ശക്തനാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ആ കണക്കുകളും തവണ കണക്കുകളും മാത്രം പകുതികളുടെ വകക്കു നിശ്ചയിക്കണം എന്നും ആകുന്നു. പകുതികളിൽ നിന്നയക്കപ്പെടുന്ന തവണ കണക്കുകൾ മുതലായവയെ ശരിതന്നെയോ എന്നു പരിശോധിക്കാനും തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തിരുത്താനും തഹശീൽദാരെ ശക്തനാക്കത്തക്കവണ്ണം താലൂക്കു കച്ചേരികളിൽ ഒരു കൂട്ടം ബലമായ കണക്കുകളും രെജിസ്തറുകളും എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൂടാതേയും പകുതി വക കണക്കുകൾ സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെ ശരിതന്നെയോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതു തഹശീൽദാരുടെ പ്രത്യേകപ്പെട്ട ജോലിയായിരിക്കേണ്ടതും അവർ തന്നെ പകുതികളിൽ ചെന്നു നോക്കി പരിശോധിക്കുന്ന ജോലി ധാരാളമായി ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു. പകുതി വക കണക്കുകളേയും രെജിസ്തറുകളേയും താലൂക്കിൽ കാലം തോറും പൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ചു ശരിതന്നെയോ എന്നു നോക്കേണ്ടതാകുന്നു. താലൂക്കുകളിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെടുന്ന തവണ കണക്കുകളുടേയും കണക്കുകളുടേയും ശരിയായ്മയെ പരിശോധിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ആഫീസുകളിലും അവശ്യം ക്രമമായ രെജിസ്തറുകൾ വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. ലാൻഡ് റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പൊതുജനങ്ങളും അറിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനായി ലാൻഡ് റെവന്യൂ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ റെഗുലേഷൻകളും, വിളംബരങ്ങളും, ചട്ടങ്ങളും, പരസ്യങ്ങളും, സർക്കുലർകളും, ഗവർമെണ്ടു ഉത്തരവുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ലാൻഡ് റെവന്യൂ മാന്യുവൽ ആവശ്യം ആണെന്നു ഗവർമെണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു.

൩. ആ ജോലിക്കായി മുഴുവൻ നേരവും ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു ആഫീസർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു ഗവർമെണ്ട് ബോധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഗവർമെണ്ട് അണ്ടർ സിക്രട്ടറിയായ മിസ്റ്റർ ആർ. മഹാദേവയ്യരെ ഗവർമെണ്ട സന്തോഷപുരസ്സരം ഒരു സൂപ്പർന്യൂമററി ദിവാൻ പേഷ്കാരായി, പേഷ്കാരുദ്യോഗത്തിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മാസം ഒന്നുക്കു (൫൦൦) അഞ്ഞൂറു രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ, നിയമിക്കയും അദ്ദേഹത്തെ ൧൦൯൫-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧-നു മുതൽക്കു ഒരു വർഷം കാലത്തേക്കു ആ ജോലിക്കായി സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവാൻ പേഷ്കാർമാരുടെ സ്ഥിരമായ കൂട്ടത്തിൽ വരാവുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥിരം ഒഴിവിൽ മിസ്റ്റർ മഹാദേവയ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൪. സ്പെഷ്യൽ ആഫീസരുടെ ജോലികൾ,

(ക) പകുതി, താലൂക്ക്, ഡിവിഷൻ ഈ കച്ചേരികളിലെ റെവന്യൂ കണക്കുകളേയും രെജിസ്തർകളേയും തവണ കണക്കുകളേയും പുതുക്കയും അവയ്ക്കു ഫാറങ്ങൾ രൂപിപ്പിക്കയും

(ഖ) പുതിയ കണക്കുകളെ ഗവർമെണ്ടനുവാദത്തോടു കൂടി നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും

(ഗ) ഒരു ലാൻഡ് റെവന്യൂ മാന്യുവൽ ക്രോഡീകരിച്ചു രൂപിപ്പിക്കയും ആകുന്നു.

൫. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ എത്ര ജീവനക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കണ്ടിജെൻസികൾ മറ്റു ചിലവുകൾക്കും എന്തു തുക അനുവദിക്കണം എന്നും മിസ്റ്റർ മഹാദേവയ്യർ എഴുതിയയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬. സ്പെഷ്യൽ ആഫീസരുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേർസ് തിരുവനന്തപുരത്തു ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള രെജിസ്തർ മുതലായവയുടെ ഫാറങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായും

വിശേഷാൽ ജോലി സംബന്ധിച്ച ആവശ്യമുള്ള വല്ല അറിവും ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായും വല പകുതികച്ചേരിയേയൊ, താലൂക്ക കച്ചേരിയേയൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയേയൊ അദ്ദേഹം ചെന്നുനോക്കാവുന്നതാകുന്നു.

സ്പെഷ്യൽ ആഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും ഉടനുടൻ കൊടുക്കുന്നതിനും, അദ്ദേഹത്തിൻെറ ജോലിസംബന്ധമായി അദ്ദേഹത്തിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം മററു വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും, ഡിവിഷൻപേഷ്കാർമാരോടും, ദേവികുളം സൂപ്രണ്ടെണ്ടിനോടും, മേലധികാരം വഹിക്കുന്ന സീനിയർദിവാൻപേഷ്കാരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

എല്ലാ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാക്കും ദേവികുളം സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടിന്നും
കണ്ടെഴുത്തുമേലധികാരം വഹിക്കുന്ന സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർക്ക
ആർ. മഹാദേവയ്യർ ബി, എ. എന്നയാർക്ക
അക്കൌണ്ട് ആഫീസർക്ക
ഗസററിലേക്ക

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) ൧൦൮൦-ാം വർഷം നവംബർ മാസം ൩൦-ാം-ലെ ൧൨൫൧/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞ വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൨) പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ ദിവാൻ പേഷ്കാർ അയച്ച ൧൦൮൨-ാം വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ൨൬-ലെ ൨൯൯/L. R. നംബർ ലെട്ടരും വായിച്ചു.

൧൦൮൦-ാം വർഷം നവംബർ മാസം ൩൦-ലെ ൧൨൫൧/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയാൽ തോവാള താലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും പുഞ്ച വിളവു കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില നഞ്ച നിലങ്ങളിന്മേലുള്ള കരത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗം ഇളവു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായ ഏർപ്പാടിനെ ഗവർൺമെണ്ട് നിറുത്തൽ ചെയ്തു. ഈ നഞ്ച നിലങ്ങളിൽ മുൻ വായിച്ച ആജ്ഞയോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ൧൦൨൩ ഏക്കർ വിസ്താരം ഭൂമിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കരവു നിറുത്തൽ ചെയ്തിരുന്ന കാരണം ആ നിലങ്ങളും കോതയാർ പ്രാജക്റ്റിലുൾപ്പെട്ട വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ മരുങ്കൂർ പകുതിയിൽ ൨൩൩൯ ബി; ൨൩൭൦ ബി, സി, ഡി, ൨൩൯൭- എ; ൨൪൦൦ ബി. ഈ സർവെ നംബരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൫ ഏക്കർ, ൯൩ സെൻറു അളവുള്ള ഭൂമി അപ്രകാരം വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിനു വെളിയെ കിടക്കുന്നു എന്നും പേഷ്കാർ ഇപ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കയും ആ ൫ ഏക്കർ, ൯൩ സെൻറിന്മേലും വിഷയത്തിൽ കരത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗം ഇളവു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടു വീണ്ടും നല്കണം എന്നു അപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു. നംബർ ൧൨൧൭/L. R. & F. തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൨-ാം വർഷം, ആഗസ്റ്റ മാസം ൧൫-

ഗവർൺമെണ്ട് പേഷ്കാരുടെ ശിപാർശയെ അനുവദിക്കയും മുൻ വായിച്ച ൧൦൮൦-ാം വർഷം നവംബർ മാസം ൩൦-ലെ ൧൨൫൧/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയോടു അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്നും മരുങ്കൂർ പകുതിയിൽ, ൨൩൩൯ ബി, ൨൩൭൦ ബി, സി, ഡി, ൨൩൯൭ എ, ൨൪൦൦ ബി. ഈ സർവെ നംബരുകളിൽ അടങ്ങിയ ൫ ഏക്കർ ൯൩ സെൻറു ഭൂമിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ ജെ. വീയറാ
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ ദിവാൻപേഷ്കാർക്ക്
അഗസ്തീശ്വരം തഹശീൽദാർക്ക്
റവന്യൂ ഓഫീസിലേക്ക

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to government

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർണ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) ൧൦൮൦-ാം വർഷം സെപ്തംബർമാസം ൨൩-ാം൹ ലെ E. ൧൦൯൭-ാം നമ്പർ ഗവർണ്മെണ്ടാജ്ഞ വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൨) വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറെക്ടർ ൧൦൮൭-ാം വർഷം ജൂലൈമാസം ൩൰-ാം൹ ൩൭൭൪/൧൮൭൫-ാം നമ്പരായി അയച്ച ലെട്ടരം വായിച്ചു.

൧൦൮൦-ാം വർഷം സെപ്തംബർമാസം ൨൩-ാം൹ലെ E. ൧൦൯൭-ാം നമ്പർ ഗവർണ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ ഗവർണ്മെണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിലേയും ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനു ഒരു സ്കീം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഈ സ്കീമിനെ താലൂക്ക താലൂക്കായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുകൂടി ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു. മേൽ വായിച്ചതായ ലെട്ടറിൽ ഡൈറെക്ടർ മാവേലിക്കര താലൂക്കലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലയിലേയും ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്മേൽചെയ്യ ഉത്തരവു—

E: ൧൩൫൪-ാം നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൭-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ്മാസം ൧൧൩-.

മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിലെ ജീവനക്കാരെ ഈ ആജ്ഞയോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള (എ) പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം ൧൦൮൮-മാണ്ടു ചിങ്ങം ൧൩- മുതൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെവകക്കുഇതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽചിലവു മാസംഒന്നുക്കു ൧,൦൭൧ രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടു ഒന്നിനു ൧൨,൮൫൨ രൂപായുംപുതുക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ വകക്കു മൊത്തംചിലവു മാസം ഒന്നിനു ൧,൯൮൪രൂപായും അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടു ഒന്നുക്കു ൨൩,൭൮൪ രൂപായും വരുന്നു എന്നു ഗവർണ്മെണ്ട് നിരൂപിക്കുന്നു.

൨. ഈ പാഠശാലകളിൽ ഓരോന്നിനും ഇതിനോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള (ബി) പട്ടികപ്രകാരം പുതുക്കിയ സ്ഥിരമായ തഞ്ചിലവുകളും നല്കുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു.

൩. ഗവർണ്മെണ്ട് ഡൈറെക്ടരുടെ താഴെ പറയുന്ന ശിപാർശകളേയും അനുവദിക്കുന്നു:—

(൧) കുന്നത്തു ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിസ്കൂൾ ൩-ാം അസിസ്റ്റണ്ട് ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയും തട്ടെ ലോവർഗ്രേഡ് എലമെണ്ടറിസ്കൂൾ ഒന്നാംഅസിസ്റ്റണ്ട് ശങ്കരപ്പിള്ളയും മേലാൽ ജോലിക്കു അശക്തന്മാരാകയാൽ ചട്ടപ്രകാരം അവൎക്കു ലഭ്യമായ അടുത്തുണോ (ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടി) ഇനാമോ കൊടുത്തു അവരെ ജീവനത്തിൽ നിന്നും പിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) മാവേലിക്കര ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ എൽ. ചെല്ലമ്മയും, പുതിയകാവു ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം ൫-ാം അസിസ്റ്റണ്ടു എം. കെ. ജാനകിഅമ്മയും, കണ്ണമംഗലം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം ഒന്നാം അസിസ്റ്റണ്ട ജി. ലക്ഷ്മിഅമ്മയും, കറത്തിക്കാട്ട ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം ഒന്നാം അസിസ്റ്റണ്ട് ടി. പത്മനാഭൻനായരും, പന്തളം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം ഒന്നാം അസിസ്റ്റണ്ട് ആർ. ഗൌരിഅമ്മയും പുതുക്കിയ സ്കീംപ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളസ്കേയിലിനു കൂടുതൽആയി ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം വാങ്ങിച്ചുവരുന്ന ൫ രൂപാ, ൩ രൂപാ, ൩ രൂപാ, ൨ രൂപാ, ൨ രൂപാ എന്നീ കൂടുതൽ തുകകളെ പെർസനാൽ അലവൻസായി ഗണിക്കേണ്ടതും ആയതു അവൎക്കു കൂടുതൽ ശമ്പളത്തിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടുമ്പോഴൊ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴൊ ഇവയിൽഏതു മുമ്പായി വരുന്നുവൊ അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

൪. മുൻപറഞ്ഞ പുതുക്കൽ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വകക്കും സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കുള്ളതായ ജീവനക്കാരാൽ ഇതിനു അനുരൂപമായ കുറവിന്റെ വകക്കും പ്രാപൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടുകൾ ഡൈറെക്ടർ അക്കൌണ്ട് ആഫീസ് മുഖേന അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രിട്ടേറി.

വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറെക്ടർക്ക
അക്കൌണ്ട് ആഫീസുക്ക
ഗസെററിലേക്ക

എ—പട്ടിക.

	ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ		അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ

(൧) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മാവേലിക്കര ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	൩൦	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൩ രൂപാവീതം	൨൬	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൪൦
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൧	ഒരു വാദ്ധ്യാർ	൧൫
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൮ രൂപാവീതം	൧൬	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
൧	ഭാഗവതർ	൭	൧	ഒരു ഭാഗവതർ	൧൦
൧	ഒരു തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്	൧൦	൧	ഒരു തയ്യൽ മിസ്ട്രസ്	൧൦
൧	ഒരു ശിപായി	൪	൧	ഒരു ഡ്രായിംഗ് മിസ്ട്രസ്	൧൫
			൧	ഒരു ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൧൦൨		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൧൬൬

(൨) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പുതിയകാവു ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	൧൫	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൩	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൪൦
൧	"	൯	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ രൂപാവീതം	൩൦
൧	"	൮	൫	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൫൦
൧	"	൭	൧	ഭാഗവതർ	൧൦
൧	ഭാഗവതർ	൭	൧	തയ്യൽമിസ്ട്രസ്	൧൦
൧	തയ്യൽമിസ്ട്രസ്	൭	൧	ഡ്രായിംഗ് വാദ്ധ്യാർ	൧൦
			൧	ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൬൬		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൦൧

(൩) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചെന്നിത്തല ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൨൦+൧൦)	൩൦
൫	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൩൫	൧	വാദ്ധ്യാർ	൨൦
			൧	"	൧൫
			൪	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
			൧	ഭാഗവതർ	൧൦
			൧	തയ്യൽ മിസ്ട്രസ്	൧൦
			൧	ഡ്രായിംഗ് വാദ്ധ്യാർ	൧൫
			൧	ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൪൫		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൧൪൬

(൪) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കണ്ണമംഗലം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൧൫+൭)	൨൨
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൮	൪	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൧	ഭാഗവതർ	൧൦
			൧	തയ്യൽമിസ്ട്രസ്	൧൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൩൨		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൮൨

(൫) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കറത്തിക്കാട്ടു ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൧൫+൭)	൨൨
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൪	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
൧	"	൭	൧	ഭാഗവതർ	൧൦
			൧	തയ്യൽമിസ്ട്രസ്	൧൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൮		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൮൨

(൬) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പന്തളം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല

൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്	൧൨	൧	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൧൫+൭)	൨൨
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
൧	"	൭	൧	ഭാഗവതർ	൧൦
			൧	തയ്യൽമിസ്ട്രസ്	൧൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൮		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൭൨

	ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ		അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ

(൭) മാവേലിക്കര ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൩൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൨൦	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൪൦
൩	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൫ രൂപാവീതം	൪൫	൫	,, ൧൫ ,,	൭൫
൨	,, ൧൨ ,,	൨൪	൪	,, ൧൨ ,,	൪൮
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൦	൮	,, ൧൦ ,,	൮൦
൩	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൯ രൂപാവീതം	൨൭	൧	സംസ്കൃതമുൻഷി	൧൫
൨	,, ൮ ,,	൧൬	൧	ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
൪	,, ൭ ,,	൨൮	൧	ജിമ്നാസ്റ്റിക്‌മാസ്റ്റർ	൧൫
൧	സംസ്കൃതമുൻഷി	൧൦	൧	ശിപായി	൬
൧	ശിപായി	൫			
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൧൫		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൩൧൯

(൮) പള്ളിക്കൽ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൨൦	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ രൂപാവീതം	൩൦
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൨	,, ൧൨ ,,	൨൪
൧	,,	൮	൫	,, ൧൦ ,,	൫൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൧	സംസ്കൃതമുൻഷി	൧൫
			൧	ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
			൧	ജിമ്നാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ	൧൦
			൧	ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൭൧		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൧൮൦

(൯) പന്തളം ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൦	൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ രൂപാവീതം	൩൦
൧	,,	൯	൨	,, ൧൨ ,,	൨൪
൫	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൩൫	൮	,, ൧൦ ,,	൮൦
			൧	സംസ്കൃതമുൻഷി	൧൫
			൧	ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
			൧	ജിമ്നാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ	൧൦
			൧	ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൭൪		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൨൧൦

(൧൦) ചെന്നിത്തല ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൫+൫)	൨൦
൪	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൮	൧	വാദ്ധ്യാർ	൧൫
			൨	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൨ രൂപാവീതം	൨൪
			൫	,, ൧൦ ,,	൫൦
			൧	സംസ്കൃതമുൻഷി	൧൫
			൧	ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
			൧	ജിമ്നാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ	൧൦
			൧	ശിപായി	൬
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൩൮		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൧൫൫

(൧൧) കണ്ണമംഗലം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൩	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൪	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൩൧		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൫൭

(൧൨) തെക്കേക്കര ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൮	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൪൭
	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൧			

	ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ		അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
	(൧൩) കന്നത്തു ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൩	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൧		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൪൭
	(൧൪) താഴക്കര ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൩	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൦		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൪൭
	(൧൫) തട്ടൈ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧	അസിസ്റ്റണ്ട്	൮	൪	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪			
				മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൫൭
	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൨			
	(൧൬) താമരക്കുളം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൪		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൪൭
	(൧൭) ചുനക്കര ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൨	അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൩	വാദ്ധ്യാർമാർ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൪		മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൪൭
	(൧൮) പന്തളംതെക്കു ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ				
൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൮	൧	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦
			൧	വാദ്ധ്യാർ	൧൦
				മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൨൦

ബി—പട്ടിക.

തഞ്ചിലാവുകരം.

		മാസം ഒന്നിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക രൂപാ
൧.	പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മാവേലിക്കര ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ	൪॥
൨.	,, പുതിയകാവു ,,	൮
൩.	,, ചെന്നിത്തല ,,	൪॥
൪.	,, കണ്ണമംഗലം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ	൫॥
൫.	,, കറത്തികാട്ടു ,,	൪॥
൬.	,, പന്തളം ,,	൪॥
൭.	മാവേലിക്കര ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ	൩
൮.	പള്ളിക്കൽ ,,	൩
൯.	പന്തളം ,,	൩
൧൦.	ചെന്നിത്തല ,,	൨
൧൧.	കണ്ണമംഗലം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ	൩
൧൨.	ഒരിക്കക്കര ,,	൩
൧൩.	കന്നത്തു ,,	൩
൧൪.	താഴക്കര ,,	൩
൧൫.	തട്ടൈ ,,	൩
൧൬.	താമരക്കുളം ,,	൩
൧൭.	ചുനക്കര ,,	൩
൧൮.	പന്തളംതെക്കു ,,	൧॥
	മാസം ഒന്നുക്കു ആകെ	൬൫

(A true Translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR.
Head Translator to Government.

ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

(൧) ൧൦൮൦-ാം വർഷം സെപ്തംബർമാസം ൨൩-നു-ലെ E. ൧൦൭൯-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞ വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൨) വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറെക്ടർ അയച്ച ൧൦൮൭ ജൂലൈ ൩൧-നു-ലെ ൬൫൬൫/൧൭൫൨-ാം നമ്പർ ലെട്ടരും വായിച്ചു.

൧൦൮൦ സെപ്തംബർ ൨൩-നു-ലെ E. ൧൦൭൯-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയിൽ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡിപാർട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളുടെ ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനായി ഗവർൺമെണ്ട് ഒരു സ്കീം അനുവദിക്കയും, പുതുക്കിയ സ്കേയിലിനെ താലൂക്കു താലൂക്കായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറക്ടരോടു ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു. ഡൈറെക്ടർ അതിൻപ്രകാരം ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ ഡിപാർട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ E ൧൧൭൦ തിരുവനന്തപുരം
൧൦൮൭-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൫-നു

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ സർക്കാർ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിലെ ജീവനക്കാരെ ഈ ആജ്ഞയോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള (എ) പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ൧൦൮൭-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧-നു മുതൽക്കു പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ ചിലവു മാസം ഒന്നിനു (൭൨൦) എഴുനൂററിരുപതു രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടു ഒന്നുക്കു ൮,൬൪൦ രൂപായും പുതുക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ വകക്കു മൊത്തം ചിലവു മാസം ഒന്നിനു ൧,൬൫൨ രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടു ഒന്നുക്കു ൧൯,൮൨൪ രൂപായും ആകുന്നു.

൨. ഇതിനോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള (ബി) പട്ടികപ്രകാരം ഈ താലൂക്കിൽ ഉള്ള സർക്കാർ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിൽ ഓരോന്നിനു പുതുതായി സ്ഥിരമായ തഞ്ചിലവുകളും നല്കുന്നതിനും ഗവർൺമെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു.

൩. പുതുക്കിയ സ്കീം പ്രകാരം അവരുടെ ജോലികൾക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളത്തിനെക്കാളും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം കൂടുതലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പെർസനൽ അലവൻസു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടവരായ വാദ്ധ്യാർമാരുടെ പേരുകളെ കാണിക്കുന്നതായ ഒരു ലിസ്റ്റും, മേലാൽ ജോലിക്കു അശക്തനായിരിക്കനിമിത്തം ചട്ടപ്രകാരം അവർക്കു കിട്ടേണ്ടതായ അടുത്തൂണോ (ഗ്രാറ്റുവിറ്റി) ഉപദാനമോ കൊടുത്തു ജോലിയിൽനിന്നും പിരിക്കപ്പെടാൻ ശിപാർശചെയ്യപ്പെട്ട വാദ്ധ്യാർമാരുടെ പേരുകളെ കാണിക്കുന്നതായ വേറെ ഒരു ലിസ്റ്റും, ഇങ്ങിനെ രണ്ടു ലിസ്റ്റുകളും ഡൈറെക്ടർ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റുകളെ അംഗീകരിക്കയും സി. യും ഡി. യും പട്ടികകളായി ഇതോടുകൂടി ചേർക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (സി) പട്ടികയിൽ ഉള്ള വാദ്ധ്യാർമാർക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പെർസനൽ അലവൻസ് അവർക്കു കൂടുതൽ ശമ്പളമുള്ള ജോലികൾക്കു പ്രമോഷൻ കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴോ അവയിൽ ഏതു മുമ്പിൽ വരുന്നുവോ അപ്പോൾ സർക്കാരിലേക്കു ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതാകുന്നു.

൪. ചെങ്ങന്നൂർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല മേലാൽ പെരിശ്ശേരിലോവർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. ഇപ്പോഴത്തെ പുതുക്കൽ പ്രകാരമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വകക്കും സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കുള്ള ജീവനക്കാരിൽ ഇതിനു അനുരൂപമായ ഭാവിയിലെ വകക്കും ആയി രണ്ടു കൂട്ടം പ്രൊപോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടുകളും, ഡൈറെക്ടർ അക്കൌണ്ട് ആഫീസ് മുഖേന അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എം. ജെ. വീയരാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സിക്രട്ടരി.

വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറെക്ടർക്ക്
അക്കൌണ്ട് ആഫീസർക്ക്
ഗസട്ടിലേക്ക്

൧൭. പട്ടിക.

(൧) ചെങ്ങന്നൂർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം.

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുതായ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	൧൮	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൧൩	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൬൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൧ രൂപാവീതം	൨൨	൨ ,, ൧൫ ,,	൩൦
൩ ,, ൯ ,,	൨൭	൬ ,, ൧൦ ,,	൬൦
൨ ,, ൭ ,,	൧൪	൧ തൈയൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ ഡ്രായിംഗ് മാസ്റ്റർ	൧൫
൧ ശിപായി	൪	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൧൦൫	൧ ശിപായി	൬
		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൨൩൧

(൨) ഇലന്തൂർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പെൺപള്ളിക്കൂടം.

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുതായ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് (൧൫+൭)	൨൨
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൯	൧൦ രൂപാവീതം ൪ വാദ്ധ്യാർമാർ	൪൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൨൮	൧ തൈയൽ മിസ്ട്രസ്	൧൦
		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൮൨

(൩) ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുതായ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൨൦	൨ വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൪൦
൧ ,,	൧൨	൭ ,, ൧൫ ,,	൧൦൫
൪ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦	൫ ,, ൧൨ ,,	൬൦
൩ ,, ൯ ,,	൨൭	൮ ,, ൧൦ ,,	൮൦
൨ ,, ൮ ,,	൧൬	൧ സംസ്കൃത മുൻഷി	൧൫
൪ ,, ൭ ,,	൨൮	൧ ഡ്രായിംഗ് മാസ്റ്റർ	൧൫
൧ സംസ്കൃത മുൻഷി	൮	൧ ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ	൧൦
൧ ഡ്രിൽമാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ശിപായി	൬
൧ ശിപായി	൭		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൧൮൮	ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൩൬൧

(൪) പത്തനംതിട്ട ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുതായ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൧൨	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ രൂപാവീതം	൪൫
൧ ,,	൯	൩ ,, ൧൨ ,,	൩൬
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൮ രൂപാവീതം	൨൪	൭ ,, ൧൦ ,,	൭൦
൪ ,, ൭ ,,	൨൮	൧ സംസ്കൃത മുൻഷി	൧൫
		൧ ഡ്രായിംഗ് മാസ്റ്റർ	൧൫
		൧ ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ	൧൦
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൯൩	ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൨൨൭

(൫) കമ്പഴ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുതായ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ
൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൧൦	൭ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൭൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൩൬	ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക	൮൭

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	പുതുക്കിയ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ

(൬) റാന്നി ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൦	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪		
ആകെ മാസംഒന്നുക്കു	൩൪	ആകെ മാസംഒന്നുക്കു	൪൭

(൭) ചെങ്ങന്നൂർ (പെരിഞ്ചേരി) ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൪ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൫	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൫൭

(൮) കോന്നി ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൪ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൮	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൫൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൮	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൬൭

(൯) ആല ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൯	൬ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൬൦
൪ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൮		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൪൯	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൭൭

(൰) ഇടനാട്ട ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൨൪	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൪൭

(൰൧) ചെത്തനാട്ട ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൭	൨ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൨൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൧൭	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൦

(൰൨) വടക്കേക്കര ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൮	൪ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൧	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൫൭

(൰൩) വെണ്മണി ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൮	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൫൦
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാ വീതം	൨൧		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൩൯	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു	൬൭

ബി. പട്ടിക.

കണ്ടിജൻസി.

		മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ
൧	ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പെൺപള്ളിക്കൂടം	൮
൨	ഇലന്തൂർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പെൺപള്ളിക്കൂടം	൩½
൩	ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല	൩
൪	പത്തനംതിട്ട ടി ടി	൩
൫	കുമ്പഴ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല	൩
൬	റാന്നി ടി ടി	൩
൭	ചെങ്ങന്നൂർ (പെരിശ്ശേരി) ടി	൩
൮	കോന്നി ടി ടി	൩
൯	ആലാ ടി ടി	൩
൰	ഇടനാട് ടി ടി	൩
൰൧	പെരിനാട് ടി ടി	൩½
൰൨	വടക്കേക്കര ടി ടി	൩
൰൩	വെണ്മണി ടി ടി	൩
	ആകെ രൂപാ (നാല്പത്തഞ്ചു)	൪൫

സി. പട്ടിക.

പെർസനൽ അലവൻസ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

നമ്പർ	പേര്	പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ള ജീവനപ്പേര്	പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളം	ഇപ്പോൾ പറ്റിവരുന്ന ശമ്പളം	പെർസനൽ അലവൻസ്
			രൂ	രൂ	രൂ
൧	എൻ. പത്മനാഭയ്യർ	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല.	൨൫	൨൦	൫
൨	എൻ. കേശവപിള്ള	,, കുമ്പഴ ലോവർ ,,	൰൫	൰൨	൩
൩	പി. ജെ. മറിയാമ്മ	വാദ്ധ്യാർ, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല	൰൧	൰	൧
൪	വി. ആപ്പി	,, ,, ,,	൰൧	൰	൧
൫	കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള	,, ഇലന്തൂർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല	൰൨	൰	൨

ഡി. പട്ടിക.

പെൻഷൻ മുതലായതു കൊടുത്തു ജീവനത്തിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിടുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വാദ്ധ്യാന്മാരുടെ പേരുവിവരം കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ്

നമ്പർ	വാദ്ധ്യാർമാരുടെ പേരുകൾ	ജീവനപ്പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം രൂപാ
൧	പി. സി. മത്തായി	൫-ാം അസിസ്റ്റന്റ് ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാല	൰
൨	റാവുത്തർ	൨-ാം അസിസ്റ്റന്റ് റാന്നി ലോവർ ,, ,,	൭
൩	കെ. നീലകണ്ഠപിള്ള	൧-ാം അസിസ്റ്റന്റ് കുമ്പഴ ,, ,,	൰
൪	എം. അലി	൫-ാം അസിസ്റ്റന്റ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ഹയർ ,, ,,	൯
൫	കെ. അയ്യപ്പൻപിള്ള	൫-ാം അസിസ്റ്റന്റ് ആലാ ലോവർ ,, ,,	൭
൬	എസ്. കുഞ്ഞുപിള്ള	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പെരിനാട് ,, ,, ,,	൰

(A true translation.)

K. CHIDAMBARA VADHYAR.
Head Translator to Government

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧. ൧൦൮൧-ാം വർഷം സെപ്റ്റംബർമാസം ൨൩൹-ലെ E ൧൮൭- നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞ വീണ്ടും വായിച്ചു.

൨. വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈരെക്ടർ അയച്ച ൧൦൮൭-ാം വർഷം ജൂലൈമാസം ൧൧൹-ലെ ൩൬൩൬/൧൯൭൩-ാം നമ്പർ ലെറ്ററും

വായിച്ചു.

൧൦൮൧-ാം വർഷം സെപ്റ്റംബർമാസം ൨൩൹-ലെ E. ൧൮൭-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയിൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിലേയും ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്കീം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആ സ്കീമിനെ താലൂക്കുതാലൂക്കായി നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാണെന്നുകൂടി ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു. മുൻവായിച്ച എഴുത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസഡൈരെക്ടർ തിരുവല്ലാതാലൂക്കിലെ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിൽ ഓരോന്നിലേയും ജീവനക്കാരെ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ E. ൧൩൩൭ തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൭-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റ്മാസം ൧൧൹-

തിരുവല്ലാതാലൂക്കിലുള്ള ഡിപാർട്ട്മെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറിപാഠശാലകളിലെ ജീവനക്കാരെ ഇതിനോടൊന്നിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള (എ) പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൹-മുതൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ വകക്കു ഇതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ ചിലവു മാസംഒന്നുക്കു ൧,൨൪൧ രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടൊന്നുക്കു ൧൪,൮൯൨ രൂപായും പുതുക്കിയ ജീവനക്കാരുടെ വകക്കു മൊത്തം ചിലവു മാസംഒന്നുക്കു ൨,൧൬൩ രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടൊന്നുക്കു ൨൫,൯൫൬ രൂപായും വരുന്നതാണെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് നിരൂപിക്കുന്നു.

൨. ഈ പാഠശാലകളിൽ ഓരോന്നിനും ഇതിനോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള (ബി) പട്ടികപ്രകാരം പുതുക്കിയ സ്ഥിരമായ തഞ്ചിലവുകളും നല്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു.

൩. ഡൈറെക്ടർ രണ്ടുപട്ടികകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടു. അവയിൽ ഒന്നിൽ അവരുടെ ജോലികൾക്കു പുതുക്കിയ സ്കീംപ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കെയിലിനെക്കാളും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം കൂടുതലായിരിക്കുന്നതിനാൽ, പെർസനൽ അലവൻസ് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടവരായ വാദ്ധ്യാർന്മാരുടെ പേരുകളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റേതിൽ മേലാൽ ജോലിക്കു യോഗ്യരല്ലായ്മനിമിത്തം ചട്ടപ്രകാരം അവർക്കു കിട്ടാവുന്ന അടുത്തുണിന്മേലോ ഇനാമിന്മേലോ ജീവനത്തിൽനിന്നു പിരിക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരായ വാദ്ധ്യാന്മാരുടെ പേരുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികകളെ (സി) (ഡി) പട്ടികകളായി ഇതോടു ചേർത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ അനുമതിച്ചിരിക്കുന്നു. സി. പട്ടികയിൽ പറയപ്പെടുന്ന വാദ്ധ്യാർമാർക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പെർസനൽ അലവൻസ് അവർക്കു കൂടുതൽ ശമ്പളമുള്ള ജോലികൾക്കു പ്രമോഷൻ കിട്ടുമ്പോളൊ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസ് അവസാനിക്കുമ്പോളോ ഇവ രണ്ടിൽ ഏതു മുമ്പുവരുന്നുവൊ അപ്പോൾ സർക്കാരിലേക്കു ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതാകുന്നു. TO

൪. ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയപ്രകാരമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും, സംസ്ഥാനംമുഴുക്കുമുള്ള ജീവനക്കാരിൽ ഇതിനു അനുരൂപമായ കാവുവകക്കും പ്രൊപൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടുകൾ ഡൈറെക്ടർ അക്കൌണ്ട് ആഫിസുമുഖേന അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയറാ
ഗവർമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടറി

വിദ്യാഭ്യാസഡൈറെക്ടർക്കു
അക്കൌണ്ട് ആഫിസർക്കു
ഗസററിലേക്കു

എ. പട്ടിക.

തിരുവല്ലാ താലൂക്ക.

(൧) തിരുവല്ലാ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

ഇപ്പഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം ക്രൂപാ	അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം ക്രൂപാ
൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൩൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൨൦	൩ വാദ്ധ്യാന്മാർ ൨൦ ക്രൂപാ വീതം	൬൦
൧ ടി	൧൮	൮ ,, ൧൫ ,,	൧൨൦
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൫ ക്രൂപാവീതം	൪൫	൪ ,, ൧൨ ,,	൪൮
൨ ടി ൧൨ ടി	൨൪	൧൦ ,, ൧൦ ,,	൧൦൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൦	൧ സംസ്കൃത മൻഷി	൧൫
൪ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൯ ക്രൂപാവീതം	൩൬	൧ ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
൫ ടി ൮ ടി	൪൦	൧ ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	൧൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട	൭	൧ ശിപായി	൬
൧ ഡ്രിൽ മാസ്റ്റർ	൧൦		
൧ ശിപായി	൪		
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൨൪൪		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൪൦൪	

(൨) അയിരൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട	൯		
൫ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൮ ക്രൂപാവീതം	൪൦	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ ക്രൂപാ വീതം	൭൫
൨ ടി ൭ ടി	൧൪	൨ ടി ൧൨ ടി	൨൪
		൫ ടി ൧൦ ടി	൫൦
		൧ സംസ്കൃത മൻഷി	൧൫
		൧ ഡ്രായിംഗ് മാസ്റ്റർ	൧൫
		൧ ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	൧൦
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൮൩		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൨൨൫	

(൩) കവിയൂർ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൨൦+൧൦)	൩൦
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൧൦ ക്രൂപാവീതം	൨൦	൧ വാദ്ധ്യാർ	൨൦
൫ ടി ൮ ടി	൪൦	൪ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൫ ക്രൂപാ വീതം	൬൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട	൭	൨ ടി ൧൨ ടി	൨൪
		൭ ടി ൧൦ ടി	൭൦
		൧ സംസ്കൃത മൻഷി	൧൫
		൧ ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
		൧ ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ	൧൦
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൮൭		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൨൫൦	

(൪) ഇടജ്ജൂരിമല ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട	൭	൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൨
		൬ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ ക്രൂപാ വീതം	൬൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ക്രൂപാ ൧൭		ആകെ മാസം ഒന്നുക്ക ൮൯ ക്രൂപാ	

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ	അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ	ശമ്പളം രൂപാ

(൫) കല്ലൂപ്പാറ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൨
		൫ വാദ്ധ്യാന്മാർ ൧൦ രൂപാ വീതം	൫൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൩൦		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൭൯	

(൬) കടപ്രാ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൫ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാ വീതം	൩൫	൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൨
		൫ വാദ്ധ്യാർമാർ രൂപാ ൧൦ വീതം.	൫൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൪൪		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൭൯ രൂപാ	

(൭) കുട്ടൂർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൧ അസിസ്റ്റണ്ട	൮	൪ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൪൦
ആകെമാസംഒന്നുക്കു രൂപാ ൧൭		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൫൭ രൂപാ	

(൮) മാന്നാർ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ (൧൨+൫)	൧൭
൨ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൧൪	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാ വീതം	൩൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൨൩		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൪൭ രൂപാ	

(൯) നെടുംപുറം ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (൧൨+൫) രൂപാ	൧൭
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാ വീതം	൩൦
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൩൦		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൪൭ രൂപാ	

(൧൦) എരുവള്ളിപ്രാ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൮	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦
		൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൦
ആകെമാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൮		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൨൦	

(൧൧) ആറന്മുള സ്പെഷ്യൽ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦	൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൦

(൧൨) തിരുവല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൫	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൫	൨ വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാ വീതം	൪൦
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൧	൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൫
൧ അസിസ്റ്റണ്ട്	൧൦	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാ വീതം	൫൦
൩ അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ ൯ രൂപാവീതം	൨൭	൧ ഡ്രായിംഗ് മാസ്റ്റർ	൧൫
൨ ടി ൭ ടി	൧൪	൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ ൯൯		ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൧൮൬ രൂപാ	

(൧൩) ഇരവിപേരൂർ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൧൦	൨ വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാ വീതം	൪൦
൩ അസിസ്റ്റന്റുമാർ ൭ രൂപാ വീതം	൨൧	൧ വാദ്ധ്യാർ	൧൮
൧ ഭാഗവതർ	൭	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാ വീതം	൫൦
		൧ ഭാഗവതർ	൧൦
		൧ ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
		൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ	൫൦	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ	൧൮൯

(൧൪) പാലിയക്കര പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹൈയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ.

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൨൦	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൨൫+൧൫)	൪൦
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൧൧	൨ വാദ്ധ്യാർമാർ ൨൦ രൂപാവീതം	൪൦
൧ ടി	൯	൨ ടി ൧൫ ടി	൩൦
൨ അസിസ്റ്റന്റുമാർ ൮ രൂപാവീതം	൧൬	൬ ടി ൧൦ ടി	൬൦
൨ ടി ൭ ടി	൧൪	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
		൧ ഡ്രായിംഗ്മാസ്റ്റർ	൧൫
		൧ ശിപായി	൬
ആകെ മാസംഒന്നുക്കു രൂപാ	൭൭	ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു രൂപാ	൨൧൧

(൧൫) ആറന്മുള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൯	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൧൫+൭)	൨൨
൩ അസിസ്റ്റന്റുമാർ ൭ രൂപാവീതം	൨൧	൩ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൩൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
		൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
ആകെ മാസംഒന്നുക്കു രൂപാ	൩൭	ആകെ മാസംഒന്നുക്കു ൭൨ രൂപാ	

(൧൬) അയിരൂർ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലോവർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല

൧ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	൧൨	൧ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് (൧൫ + ൭)രൂപാ	൨൨
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൯	൫ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൫൦
൧ ഭാഗവതർ	൭	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
		൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
ആകെ മാസംഒന്നുക്കു ൨൮ രൂപാ		ആകെ മാസംഒന്നുക്കു ൯൨ രൂപാ	

(൧൭) മേലുകര പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലോവർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല

൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	൧൨	൧ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (൧൫ + ൭)	൨൨
൧ അസിസ്റ്റന്റ്	൯	൬ വാദ്ധ്യാർമാർ ൧൦ രൂപാവീതം	൬൦
൧ ടി	൭	൧ ഭാഗവതർ	൧൦
		൧ തൈയ്യൽ മിസ്ട്രസ്സ്	൧൦
ആകെ മാസംഒന്നുക്കു രൂപാ ൨൮]		ആകെ മാസംഒന്നുക്കു രൂപാ	൧൦൨

ബി. പട്ടിക.

തമ്മിലവ്യകൾ.

തിരുവല്ലാ താലൂക്ക — മാസംതോറും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുക

൧	തിരുവല്ലാ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ		൩
൨	അയിരൂർ	ടി	൩
൩	കവിയൂർ	ടി	൩
൪	ഇടശ്ശേരിമല ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ		൩
൫	കല്ലൂപ്പാറ	ടി	൩
൬	കടപ്ര	ടി	൩
൭	കുട്ടൂർ	ടി	൩
൮	മാന്നാർ	ടി	൩
൯	നെടുമ്പ്രം	ടി	൩
൧൦	ഏരുവെള്ളിപ്ര	ടി	൧॥
൧൧	ആറന്മുള സ്പെഷ്യൽ	ടി	൧॥
൧൨	തിരുവല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ		൫॥
൧൩	ഇരവിപേരൂർ	ടി	൫॥
൧൪	പാലിയക്കര	ടി	൮
൧൫	ആറന്മുള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ		൫॥
൧൬	അയിരൂർ	ടി	൫॥
൧൭	മേല്പുക്കര	ടി	൫॥

ആകെ രൂപാ (൬൪॥) അറുപത്തിനാലര

സി. പട്ടിക

പേർസനൽ അലവൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക

നമ്പർ	വാദ്ധ്യാരുടെ പേർ	ജീവനപേർ	പുതുക്കേണ്ടതായ ശമ്പളം	ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളം	പെർസനൽ അലവൻസ്
			രൂപാ	രൂപാ	രൂപാ
൧	ശങ്കരനാരായണപിള്ള	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, തിരുവല്ലാ ഹയർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ	൨൫	൨൦	൫
൨	വി. പത്മനാഭപിള്ള	൪-ാം അസിസ്റ്റണ്ട് ടി	൧൮	൧൫	൩
൩	പി. കെ. ഏബ്രഹാം	൧൬-ാം ടി ടി	൧൫	൧൦	൫
൪	കെ. കുഞ്ഞികുട്ടിഅമ്മ	൪-ാം ടി പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ടി	൧൧	൧൦	൧
൫	അന്നാ ഉമ്മൻ	൪-ാം ടി ടി ഇരവിപേരൂർ ടി	൧൩	൧൦	൩
൬	ടി. ആർ. പരമേശ്വരൻപിള്ള	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആറന്മുള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലാ	൧൫	൧൨	൩
൭	ടി. ജി. ജേക്കബ് T.O	൧ാം അസിസ്റ്റണ്ട് അയിരൂർ ടി	൧൨	൧൦	൨

ഡി. പട്ടിക.

സക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും അടുത്തുൺ കൊടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വാദ്ധ്യാർമാരുടെ പേരുവിവരം കാണിക്കുന്ന പട്ടിക.

നംബർ	വാദ്ധ്യാരുടെപേർ	ജീവനപ്പേർ	ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം
൧	കെ. രാമൻപിള്ള	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, കടപ്രലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ	രൂപാ ൯
൨	എൻ. ഗോവിന്ദപിള്ള	ടി നെടുംപുറം	൯
൩	എ. വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ	൨ാം അസിസ്റ്റണ്ട് തിരുവല്ലാ ഹയർ ഗ്രേഡ എലിമെണ്ടറി പാഠശാലാ	൧൫
൪	ഗീവറുഗ്ഗീസ്	൧ാം അസിസ്റ്റണ്ട് കല്ലൂപ്പാറ ലോവർ ഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാല	൭

(A true translation)
K. Chidambhara Vadiyar,
Head Translator to Government

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർണ്മെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗ്സ്.

അക്കൌണ്ട് ആഫീസർ അയച്ച ൧൦൮൭-ം വർഷം ജൂലൈ മാസം ൨൩-ലെ G. A. ൩൮൯൯/ൻ-ാം നമ്പർ ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അപേക്ഷിതമായ അവധിയെ അനുവദിക്കാനൊ നിഷേധിക്കാനൊ ഗവർണ്മെണ്ടിനു മാത്രം അധികാരമുള്ളതായ അവധിക്കു ഗസറ്റെഡ് ആഫീസർമാർ അയക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷയെ ഗവർണ്മെണ്ടിനു അയക്കാതെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരിക്കു നിഷേധിക്കാമൊ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, പ്രമാണരൂപമായ ഒരു ചട്ടം ഉണ്ടാകണം എന്നു ൟ വായിച്ച ലെട്ടരിൽ അക്കൌണ്ടാഫീസർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ S. R. ൧൦൮൭ തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൭-ം വർഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൭-നു

അപേക്ഷിതമായ അവധി അനുവദിക്കാൻ ഗവർണ്മെണ്ടിനു മാത്രം അധികാരം ഉള്ളതായ ഒരു സംഗതിയിൽ ഗസറ്റെഡ് ആഫീസരുടെ അവധിക്കുള്ള അപേക്ഷയെ, ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരി ഗവർണ്മെണ്ടിനു അയക്കാതിരിക്കുന്നതു, ആ അവധിയെ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരി തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നതായി കാര്യവശാൽ ഭവിക്കുന്നു. ചില മാതിരി അവധികൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരണ സൌകര്യത്തിനായി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരികൾക്കു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു വരികിലും എല്ലാ ഗസറ്റെഡ് ആഫീസർമാരുടെയും നിയമനവും, പ്രമോഷൻ സംഗതിയും, അവർക്കു അവധി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരവും, ഒടുവിൽ ചെല്ലേണ്ട സ്ഥാനം ആയി ഗവർണ്മെണ്ടിനെ കരുതാക്കുന്നു എന്നു വരികിലും, ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനു അവധി അനുവദിക്കുകയൊ നിഷേധിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ടിനു മാത്രം അധികാരം ഉണ്ടോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനു അപ്രകാരമുള്ള അവധി അനുവദിക്കുകയൊ നിഷേധിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവർണ്മെണ്ടിനുള്ള യുക്തതയെ കുറയ്ക്കുന്നതിനു യാതൊരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരിക്കും അധികാരം ഉള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടു അപേക്ഷിതമായ അവധി ഗവർണ്മെണ്ടിനാൽ മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ, ഗസറ്റെഡ് ആഫീസരുടെ എല്ലാ അവധി അപേക്ഷകളേയും ഗവർണ്മെണ്ടിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സംഗതിയിലും അപേക്ഷിതമായ അവധി കൊടുത്തു കൂടാ എന്നു ഗവർണ്മെണ്ടിനോടു ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരിക്കുള്ള യുക്തതയെ ഈ നിശ്ചയമായും എടുത്തുകളയുന്നില്ല.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയറാ
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി

൧. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകൾക്കു
൨. ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറിക്കു
൩. ഗസറ്റിലേക്കു

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

திருவிதாங்கூர் கவர்ண்மெண்டு பிரொஸீடிங்ஸ்.

1086-ம் ஆண்டுக்குரிய தன் டிப்பார்ட்டுமெண்டின் வருஷாந்தர ரிப்போர்ட்டை அனுப்புகிறதற்குரிய இருஷி டைரெக்டர் 1911-வது ௵ அக்டோபர்௴ 20௳ அனுப்பினதாயுள்ள 2505-ம் நம்பர் லிகிதம் (லெட்டர்) வாசிக்கப்பட்டன.

அதன்பேரில் செய்ததாயுள்ள உத்தரவு நம்பர் 1198, L R & F திருவனந்தபுரம் 1912-ம் ௵ ஜனுவரி௴ 13௳

பிரஸ்துத வருஷத்தில் டிப்பார்ட்டுமெண்டு மேலும் நல்ல ஜோலி செய்துவருகிறதென்று சந்தோஷத்தோடுகூட கவர்ண்மெண்டு ரேகப்படுத்துகிறது.

2. டைரெக்டருடைய ரிப்போர்ட்டை உள் அடக்கங்களோடுகூட இந்த உத்தரவில் சேர்த்திருக்கின்றன.

உத்தரவின்படி
எ. ஜெ. வியரு,
கவர்மெண்டு சீப் ஸெக்ரட்டரி.

இருஷி டைரெக்டருக்கு.

எல்லா டிவிஷன் பேஷ்கார்மார்க்கும் தஹ்ஸீல்தார்களுக்கும்.

தேவிகுளம் டிவிஷன் ஸூப்பரிண்டெண்டுக்கு

கெஸெற்றிற்கு.

1086-ாம் ஆண்டிக்கு

கிருஷி டிப்பார்ட்டுமெண்டின் பிரவர்த்திகளை குறித்துள்ள ரிப்போர்ட்டு.

1. ஸாமான்னியம்.

---

1. பரணம. 1910-ம் வருஷம் டிஸம்பர் மாதம் அலஹபாத் நகரில் நடத்தப்பெட் ட காட்சி காணபதற்காயி 1086-ாம் ஆண்டு, மார்கழி மாதம் 6-ம் தியதி முதல் 1086-ம் வருஷம் மார்கழி மாதம் 23-ாம் தியதி வரை என்னை அந்த நகரில் அனுப்பியிருந்த காலம் தவிர்த்து பிரஸ்துத வருஷம் பூறவும் டிப்பார்ட்டுமெண்டு மேலதிகாரம் நான் வஹித்திருந்தேன். அக்காலயில் என் கச்சேரியில் பொறுப்பாயி ஸியந்ஸ் ஆகிரிகல்ச்சரல் இன்ஸ் பெக்டர் மிஸ்டர், பி. எஸ். நாராயணசாமி அய்யர் ஜோலி பார்த்து வந்தார். வழக்கும் வருஷத்தில தெங்கு ரோகத்தை சம்பந்தித்த விசேஷ ஜோலியுடையவும் ஆலப்புழை தெங்கு தோட்டத்திலுடையவும் மேலதிகாரம் மிஸ்டர். நாராயணசாமி அய்யர் போன வருஷம் போலவே வகித்திருந்தார். கிருஷி இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர். ஆர். மாதேவன் பிள்ளை திருவனந்தபுரம் பரிசோதனைத்தோட்டத்திற்கும், கிருஷி இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர். ஜி. சிவராமபிள்ளை கொட்டாரக்கரை பரிசோதனை தோட்டத்திற்கும் கிருஷி ஸப் இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர். ஆர். அனந்தநாராயண அய்யர் திருவனந்தபுரம் கன்றுகாலி வளர்த்தல் தோட்டத்திற்கும், கிருஷி ஸப் இன்ஸ்பெக்டர் வி. வி. பட்டதிரி கொல்லத்தில் கிருஷி செய்து காட்டுகிற தோட்டத்திற்கும் மேலதிகாரம் அடையப்பெற்றிருந்தார்கள்.

2. 1910-ாம வருஷம் எப்பிரில் மாதம் 17-ாம் தியதி L. R. 2985-ாம் நம்பர் கவர்மெண்டு உத்திரவில் அனுமதிபெற்ற பட்டுத்தோட்டம 1086-ாம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் ஆரம்பம செய்யப்பட்டன. இத்தோட்டத்திற்கு மானேஜராயி நியமிக்கப் பட்ட மிஸ்டர். ஆர். கே. பரமேசுவரன் பிள்ளை 1086-ாம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 29-ாம் தியதி முதல் ஜோலியில் பிரவேசித்தார்.

3. ஒருவருஷம் ஒன்பது மாஸத்திற்கு மேல் எனது கச்சேரியில் ஹெட்க்ளார்க்காயிருந்த, கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட் மிஸ்டர். கே. பரமேசுவரன் பிள்ளை, 1086-ம் ஆண்டு வைகாசி மாதம 12-ாம் தியதி முதல் லபாரெட்டெரி அஸிஸ்டெண்டாயி நியமிக்கப் பட்டன. அதின் பிறகு அவர் திருவனந்தபுரத்து ராஜகீய காலேஜில் கெமிஸ்டரி லபாரெட்டெரியில் க்வாண்டிடேடிவ் அனலிஸிஸ் படிக்கிறார்.

4. உத்தியோகஸ்தருடைய பிரயாணங்கள்:—பிரஸ்துத வருஷத்தில் நான் 161 தினங்கள் வெளியில் சஞ்சரித்தேன். என்னுடைய பிரயாணங்களில் நான் தாலூக்கில் மிக்கதிலும் போனதுமன்றி உள் நாட்டில் அநேகம் பகுதிகளுக்கும் போயிருந்தேன். குடிகளுடைய தொழிலில் உடன் நடத்தக்கூடிய பரிஷ்க்காரங்களில் பலதை சில இடங்களில் குடிகளுக்கு தனித்தனியாயும் சில இடங்களில் குடிகளுக்கு கூட்டமாயும் உபதேசிப்பது தான் பிரதானமான எனது பிரவர்த்தியாயிருந்தது. அநேக தடவை நான் நாகரிக ஸம்பிரதியிலுள்ள கிருஷியாயுதங்களுடையவும் உரங்களுடையவும், வித்துகளுடையவும் மாதிரிகள் கூட கொண்டு போவதும அவைகளின் உபயோகங்களையும் உபயோகிப்பதற்குள்ள மார்க்கத்தையும் காண்பித்து குடிகளுக்கு விவரித்துக் கொடுக்கவும் செய்வதுண்டு. எல்லா ஸர்க்கார தோட்டங்களையும் மிருக வைத்திய ஸ்தலங்களையும் இரண்டு தடவையில் குறையின்றி நான் பரிசோதனை செய்ததுண்டு. தெங்கு ரோகமுள்ள முக்கிய இடங்களையெல்லாம் பிறஸ்துத வருஷத்தில் ஒரு தடவையாவது பார்த்ததுண்டு. ஸ்பெஷியல் ஆபிஸரும அவருடைய ஜீவனக்காரரும் ஜோலிசெய்து வருவதான காயங்குளத்தை மட்டிலும் நான் மூன்றோ நாலோ தடவை பார்த்ததுண்டு.

5. மிஸ்டர். நாராயணசாமி அய்யர் பிரஸ்துத வருஷத்தில் 53 நாள் மட்டுமே வெளியில் சஞ்சரிக்க நேர்ந்தது. காயங்குளத்தில் அபிவிருத்தியாய் செய்து வந்த பிரவர்த்தியில் அவர் அவிடத்தில் தங்கவேண்டியது ஆவசிய முக்கியமாயிருப்பதால் மிக்கபொழுதும் அவர் அவிடத்தில் தங்கவேண்டியதாயிருந்தது.

6. மிஸ்டர். மாதவன் பிள்ளை, திருவனந்தபுரம், நெடுமங்காடு, சிராயின்கீழ், விளவங்கோடு, நெய்யாற்றின்கரை, இந்த தாலூக்காகளில் 66-தினங்கள் ஸஞ்சரித்தார். மிஸ்டர். சிவராமபிள்ளை செங்கோட்டை, பத்தனம்புரம், குன்னத்தூர், கொட்டாரக்கரை, இந்த தாலூக்குகளில் 111-தினங்கள் சஞ்சரித்தார். மிஸ்டர் வி. பி. பட்டதிரி பறவூர், குன்னத்துநாடு, மூவாற்றுபுழை, சேர்த்தலை, திருவல்லாயி, இந்த தாலூக்குகளில் 53-தினங்கள் சஞ்சரித்தார். மிஸ்டர் அனந்தநாராயணய்யர் தேவிகுளம், அகஸ்தீசுவரம், இந்த இரண்டு தாலூக்குகளிலுமாக 67-நாள் சஞ்சரித்தார். இந்த உத்தியோகஸ்தர்களில் ஒவ்வொருவரும்

ஒவ்வொரு தோட்டத்தின் மேல் விசாரம் வகிக்கக்கூடிய ஆளாயிருப்பதினாலே, வருஷத்தில் அதிக பாகத்திலும், விசேஷித்தும் கிருஷி காலங்களிலும் அவர் தமது இடங்களில் தாமதிப்பது அத்தியாவசியமாயிருந்தபடியால் ஊர் சுற்றி வருவதற்கு சொல்பகாலம் மட்டுமே அவர்க்கு லபித்தன.

7. மதிராஸ் பிரஸிடென்ஸியில் பாமல்கோட்டா தோட்டத்தில் கரிம்பு சம்பந்தமாக நடத்தி வருகிற பரிசோதனா பிரவர்த்திகளை குறித்து எல்லாம் படிப்பதற்காக இந்த வருஷத்தில் மிஸ்டர் மாதவன் பிள்ளை கவர்மெண்டு உத்தரவின்படி அந்த தோட்டத்தை பார்வையிட்டார். மிஸ்டர் மாதவன் பிள்ளையின் வருதியில் இருக்கக்கூடிய தோட்டத்திலே முக்கிய கிருஷிகள் ஒன்று கரிம்பு ஆனதினாலே இந்த விளைவை பற்றி அவருடைய சொந்த பரிசோதனைகள் நடத்துவதில் மற்று இடங்களில் நடக்கக்கூடிய பரிசோதனைகளின் வியக்தமான அறிவுதல் அவர்க்கு பெரும் உதவியாயிருக்கும்.

II. மழையும் பயிர்களும்.

8. மழை. திருவிதாங்கோட்டில் பயிர்களுடைய விஜயத்தையோ, கெடுதலையோ நிர்ணயப்படுத்துவதற்கு பிரதான கடமை ஆகின்றன. செங்கோட்டையிலும் தென் திருவிதாங்கூரில் மூன்றோ நாலோ தாலூக்குகளிலும் அன்றி கிருஷி காலங்களில் ஒருப்போல மழை இருந்திருந்தால் நெல்லும் இன்னும் உள்ள சாதாரணமான பயிர்களும் விஜயமடைந்தாயி உண்டாவதற்கு சாதாரண ஸ்திதியிலுள்ள மழை ஏராளம் அதிகமாயிருக்கின்றன. ஆனால் மழை, அவலம்பியாம்சமாய் பெய்வதில்லை என்றும் அதினால் கிருஷி கெடுகிறது என்றும் தான் அதிக தடவையும் கண்டுவருகிறது. போன வருஷத்திலே ஸ்திதி, விசேஷித்தும், பின்பாதி காலத்தின ஸ்திதி, இவ்விதமிருந்தன. இந்த ரிப்போர்ட்டின்கூட சேர்த்திருக்கக்கூடிய 1-ம் பட்டிகை இந்த வாஸ்தவத்தை நன்கு அறியசெய்யும். ஸம்ஸ்தானத்தின் தென் பார்சுவத்தில் மழை பதிவில் ரொம்ப குறைவெனும் வடக்கே பார்சுவத்தில் வழக்கத்தின் கூடுதலாகவும் இந்த கணக்கை வாசித்தால் காணக்கூடும். தென் திருவிதாங்கூரிலும் வடக்கு திருவிதாங்கூரிலும் நடத்தப்படும் கிருஷி வெவ்வேறு விதத்திலிருப்பதால் தென் தாலூக்குகளில் மழை குறைவும் வடக்குள்ள தாலூக்குகளில் ஏராளமான மழையும் பயிருக்கு விசேஷித்தும், நெல்லுக்கு, ஒன்றுபோல் தோஷகரமாயிருந்தன.

9. 1086-மாண்டு ஆரம்ப வர்ஷத்தில் அதிகம் வித்யாஸமில்லை. அக்காலயில் மழை சமானமாயும் ஒருப்போல வகுக்கப்பட்டிருந்தன, சமஸ்தானம் முழுவதும் பயிர் நலமாயிருந்தது. அதை தொடர்ந்து வந்ததான உஷ்ணகாலம் அசாதாரணமாயி கடினமும் நீளமுமாயிருந்தன. அது கார்த்திகை மாசம் பகுதிமுதல் வைகாசி மாசம் பகுதி வரையிலும் நீடி பெற்றன. இந்த காலத்துக்கு மத்தியில் பெய்த மழை கிருஷிக்கு அதிகம் உபகாரமாயி காணவில்லை. சாதாரணமாக எல்லா வருஷங்களிலும் சித்திரை மாதத்தில் ஒரு மழை உண்டாகும் அதுடன் குடிகள் கிருஷி துடங்குவார். போன வருஷத்தில் சித்திரைமாதத்திலும், இடவப்பாதி வரையும், விசேஷித்து கொல்லத்துக்கு தெற்கே மழை கொஞ்சமும் இல்லாமல் இருந்தன. சாதாரண வருஷங்களில் சித்திரை பகுதியோடு கூட விதைப்பு பூர்த்தியாகும். போன வருஷம் இந்த ஸ்தலங்களில் வைகாசி முடிவோடு மாத்திரமே விதைப்பு நடந்து முடிந்தது. இது ஒன்று மட்டிலும் பயிருக்கு தோஷமாகும். இதுடன் மறு மாஸங்களிலும் மழை குறவாயிருந்தன. இதினாலே இரண்டாவது பூவில் நெல்லு விளைவு கோதையார் ஜலத்தின் குணம் அடைவதான நாஞ்சநாட்டு ஒழித்து ஸம்ஸ்தானத்துக்கு தெற்கு பார்சத்தில் மிகுதியும் இல்லாமல் போய்விட்டது.

10. கொல்லம் துவக்கி அதின் வடக்காவது இடவப்பாதி மழை சராசரி காலங்களை பார்க்கவும் ரொம்பவும் அதிகமாயிருந்தன. இது ஆச்சரியமாயிருக்கின்றது. கழிந்த 30 வருஷங்களுக்கு மத்தியில் காணக்கூடாததான ரீதியில் பிரளயம் வடக்கன் திருவிதாங்கூரிலும் மத்திய திருவிதாங்கூரிலும் அநேகம் இடங்களில் உண்டானதும் அன்றி முண்டகன் நிலங்களிலும் விரிப்பு நிலங்களிலும் நெல்லு கிருஷிக்கும் தாழ்ந்த பூமிகளில் கரிம்புக்கும் மற்று விளைவுகளுக்கும் ஏராளமான நஷ்டத்துக்கு காரணமாகவும் செய்தன.

11. 1086-மாண்டு மொத்தமாயி, கிருஷி சம்பந்தமாக அனுகூலமான வர்ஷமல்ல. ருதுக்களின் அனுகூலமில்லாமை, கிருஷிக்கு கேடை உண்டாக்கினது. கிருஷி சேதமால் ஆகார சாதனங்களுக்கு விலை அதிகமாயி கூடிற்று. புது வருஷம் துவக்கியும் இந்த அவஸ்தைகள் மாறவில்லை. இடவப்பாதியோடு சேர்ந்ததான உஷ்ணகாலம் 10[illegible]-மாண்டு புரட்டாசி மாசம் பகுதி வரையிலும் உண்டாயிருந்தது. நாற்று பரித்து நடுவதானது

எல்லாக்காலவும் கழிந்து நடந்துவதாயிற்று. முடிவாக தைமாஸ, ஸகாய மற்றவர்களாகிய குடிகளை காப்பாற்றுவதற்க்காய் வந்து சேர்ந்தார். புரட்டாசி 14-ம் தியிலும் ஸமீபத்துள்ள தினங்களிலும் கட்டியான மழைகள் பெய்தது. அதுகாறும் ஆசையற்றவர்களாயிருந்த குடிகள் தங்களுக்கு உண்டான தான சந்தோஷத்தினையும், திருப்தியினையும் வெளியிட ஆரம்பித்தார்கள்.

III. விளைச்சலைக்குறித்துள்ள பரிசோதனைகள்.

12. பிரஸ்துத வருஷத்தில் நடத்தின பரிசோதனைகளுடைய முக்கியமான உத்தேசங்கள் (1) ஒரே பயிருக்கும் அதிகம் யோஜிப்பான விதத்தில் உரம்போடுவதில் ரொம்ப செலவு குறைந்ததும் அதே காலத்தில் ரொம்ப லாபமுள்ளதுமான மார்க்கம் யாதென்று ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காய் ஸமஸ்தானத்தின்கண் சாதாரண பயிர்களுக்கு தேவையான உரங்கள் யாதென்று நிர்ணயிப்பதற்கும் (2) ஒவ்வொரு மாதிரி பயிர்களுடையவும் பலத்தினுடைய அளவையும் குணத்தையும் கணித்தால் ஜாஸ்தி ஆதாயமுள்ளது ஒரே இனம் பயிருக்கும் எந்த ஜாதிக்கென்று கண்டறிவதற்காவும் (3) விதேசங்களான எந்தெந்த பயிர்களை லாபமுள்ள ரீதியில் இந்த ஸம்ஸ்தானத்தில் நடப்புக்கு கொண்டு வரக்கூடுமென்று தெரிந்து கொள்வதும் ஆகவே. இந்த ஸம்ஸ்தானத்தில் நடந்துவருகிற கிருஷி வேலையிலுள்ள பிரதான குறைவுதல் பயிர்களுக்கு கிரமமாகவும் சாஸ்திரீயமாயும் உரம இடுவதில்லை என்பதும், குடிகள் விதைப்பதற்கு நல்ல விதைகளை ஆராய்ந்து எடுப்பதில்லை என்பதும் ஆகின்றன என்று நன்றாய் தெரியக்கூடிய சங்கதியாகிறது. இந்த இரண்டு பிரகாரமான இழுக்குகளை மாற்றினால் மட்டும், ஒரு புல் வளருமிடத்தில் இரண்டு புல வளருவதற்கு இயன்றதாகவேயிருக்கும். ஆகையால இந்த டிப்பார்ட்டுமென்று நடத்தக்கூடிய பரிசோதனைகள் இயல்பாய் இந்த உத்தேசத்தை சாதிப்பதற்காகவேதான்.

13. விதேசங்களிலுள்ள பயிருகளின் காரியத்திலாவது அவைகளை குடிகள் இந்த ஸமஸ்தானத்தில் நடப்புக்கு கொண்டுவராமல் இருப்பதானது பேதமையாலோ, வெறுப்பினாலோ, அன்றி முற்றிலும் அவைகளைக்குறித்துள்ள அறியாமையினால்தான். ஒரு புதிய தினுசு பயிர்செய்தால் அவருடைய பிரயாஸைக்கு போதுமான பிரதிபலம் கிடைக்கும் என்று குடிகளுக்கு போதியம் வரும்விதத்தில் தெளிவாக்கிக்கொடுக்கக் கூடுமானால் அவர் ரொம்பவும் மனஸோடுகூட அதை அங்கீகரிப்பார்கள். அவ்விதமுள்ள பயிர்கள் யாவையென்று கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் அவைகளை ஜனங்களை மனஸிலாக செய்வதும் டிப்பார்ட்டுமெண்டின கடமை.

14. நெல திருவிதாங்கோட்டு ஜனங்களுக்கு முக்கியமான ஆகாரஸாதனம் ஆகிறது. ஆகையால் அது இந்த ஸமஸ்தானத்தில் ரொமப விசாலமாயி கிருஷி செயயபபடாநின்று வருகின்றன. என்றாலும் இந்த ஸம்ஸ்தானத்தில் விளையக்கூடிய நெல் ஜனங்களுடைய ஆவசியத்திற்கு போதாது என்பது வியஸனகரமாகும். அரிசியினுடையவும் நெல்லினுடையவும் இறக்குமதி அடுத்த வருஷங்களில் ஸ்திரமாக கூடிவருகிறது. 1084-ாம் ஆண்டில் 1,53,51,000 ரூபாய் விலையுள்ள அரிசியும் நெல்லும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. முக்கிய ஆகாரசாதனமான தான்னியம் இவ்வளவு அதிகமாய் இறக்குமதி செய்துவருவதானது கிருஷி சம்பந்தமான ஐசுவர்யத்தை காட்டுவதில்லை. இந்த இறக்குமதியை ஆனமட்டிலும் ரொம்பவும் குறைந்த தகையாவதற்குள்ள வழியைக்குறித்து சிந்திப்பதானது இந்த ஸம்ஸ்தானத்தின் க்ஷேமத்தில் ஆகாம்க்ஷையுள்ள யாவரும் ரொம்பவும் சிரத்தையோடுகூட மீண்டும ஆலோசிக்கக்கூடிய ஒரு சங்கதி ஆகிறது. சாத்தியமான மார்க்கங்களில் ஒன்று கிருஷி செய்வதற்குள்ள சாஸ்திரீய மார்க்கங்களை ஸ்வீகரித்து நெல்லின பயிர்ச்செய்கை நடத்துவதிலும ஆகின்றன. அதினால்தான டிப்பார்ட்டுமென்று நடத்தக்கூடிய பரிசோதனை உபாயங்களில் நெல்லை சம்பந்தித்துள்ள பரிசோதனங்கள் முதல் ஸ்தானத்தை அடைந்திருக்கின்றன. நெல்லை சம்பந்தித்தமட்டிலும் ரீதியனுஸாரணமாகவும் ஸ்திரமாகவும் பரிசோதனங்கள் நடத்துவதற்கு ஸர்க்கார் தோட்டங்களில் சௌகரியக்குறைவில்லாததினால், இந்த பிரவர்த்தியில் டிப்பார்ட்டுமெண்டுக்கு, தடங்கல் நேரிட்டிருக்கின்றன. போனவருஷம நடத்தின பரிசோதனங்கள் முன் இரண்டு வருஷங்களைப்போலவேதான் குடிகளுடைய வகை நிலங்களில் நடத்தப்பட்டது. அடியில் சொல்லுதான மற்ற பரிசோதனைகள் ஸர்க்கார் தோட்டங்களில் மட்டும் நடத்தப்பட்டவையாகின்றன.

15. <u>நெல்லின் உரத்தைக்குறித்துள்ள பரிசோதனைகள்.</u> இந்த பரிசோதனைகள் முதப்பாண்டிலும் திருவனந்தபுரத்திலும் வைத்து நடத்தப்பெட்டன. முதப்பாண்டில் நடத்தின பரிசோதனைகளின், பலன்களை 2-ாம் ஸ்டேட்டுமெண்டில் காண்பித்திருக்கிறது. இந்த ஸ்டேட்டுமெண்டில் காணப்படுவதுபோல ரொம்பவும் நல்ல பலம் கிடைத்தது பின்

மொக்காய புண்ணாக்கும் எலும்பும் வெடியுப்பும் கூட்டி கலர்ந்த உரக்கூட்டில் நின்றுகின்றன. அடித்த கல்ல பலம் கிடைத்தது, கிடைத்த பலத்தின் குணம் அநுசரித்து பார்த்தோமா னல், பிண்ணாக்காய் புண்ணாக்கு உரம், குண்டுவளம், எலும்பும் வெடியுப்பும் சேர்ந்த கலர்ப்பு கன்றுகாலி உரம், சாம்பலும் எலும்பும் கலர்ந்த உரம், இவைகளில் நின்றுகின்றது. இந்த பலங்களை இதே நிலங்களில் 1084-மாண்டு நடத்தின இதே ரீதியிலுள்ள பரிசோதனை களில் இருந்து லபித்ததான, பலங்களுமாக ஒத்து பார்வையிட்டால குண்டு வளத்தினுடை யதும், சாம்பலும் எலும்பும் கூடியதான வளத்தினுடையவும் காரியத்தில் தவிர்த்து இரண்டு வருஷத்தின் பலன்களும் ஒருப்போல இருப்பதாய் காணப்படுகின்றன. (1085-ம ஆண்டு இலாகா வேலை ரிப்பார்ட்டுமென்று ரிப்போர்ட்டில் 5-ாவது பக்கத்தை பார்க்கவும்) கன்று காலி உரத்தில்னின்றும் கிடைத்த விளைவு 1085-ம் வருஷத்தில் சாம்பலும் எலும்பும் கூடி கலர்ந்த உரத்திலிருந்து உண்டானதான விளைவைப்பார்க்கிலும் குறைவாயும் 1086-ம் ஆண் டில் கூடுதலாயும் இருந்தன. 1086-ாம் வருஷம் கன்றுகாலி உரம் இட்டதான இடத்து விளைவு கூடுதலாக கண்டது முக்கியம் 1085-ாம் ஆண்டில் உபயோகித்ததான உரத்தின் பலமாகவும இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் ஒரு தடவை கன்றுகாலி உரம் இடு வதின் பலம் இரண்டு மூன்று வருஷம் நிலநிற்குமென்று அநேக ராஜ்ஜியங்களில நடத்திவருகின்ற பல பரிசோதனைகளால் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் பிரத் தியேகமாய் சிரத்திக்கத்தக்க சக்தியின்னதாகாய் புண்ணாக்கு உபயோகித்ததினால் இரண்டு வருஷத்திலும் ஒருபோல பலங்கள் கிடைத்திருக்கிறதென்றும், இது கன் றுகாலி உரத்தைப்பார்க்கிலும் எதுவிதத்திலும குணம் குறைந்ததல்ல என்றுமஆகுகிறது. இந்த புண்ணாக்கு இந்நாட்டில் அளவுக்கு ஏராளமாய கிடைப்பதுண்டு. இருந்தாலும இந்நாட்டு கிருஷிக்காரருக்கு உரமான அதின் உபயோகம் கொஞ்சம்கூட தெரியாமலி ருக்கவும், அவர் நெருப்பு மூட்டுவதற்கு மாத்திரம அதனை உபயோகப்படுத்தவும் செ ய்துவந்தார்கள். எதானும் வியாபாரிகள் இதனை சேர்க்கவும் இதன்உபயோகத்தை சொ ற்ப காலத்துக்கு முன்னமே கிருஷிக்காரர்கள் அறிந்ததாயுள்ள மறு தேசங்களுக்கு அ னுப்பவும் செய்துவந்தார்கள். இவ்வித விசேஷமுள்ள உரத்தை இந்நாட்டில் நிருபயோ கமாக இல்லாமை செய்யவோ, மறுநாடுகளுக்கு அனுப்பவோசெய்யப்படுகிறது என் பதானது வாஸ்தவமாக ரொம்பவும கஷ்டமாய் இருக்கின்றன. மேல்சொன்னதாயுள்ள அ பிப்பிராயம் இந்த ஸமஸ்தானத்தில் உண்டாக்கக்கூடியதான ஸகலவித புண்ணாக்குகள்க் கும சேரும.

16. பூதப்பாண்டியில் நடந்த பரிசோதனைகளின் பலங்களில் சிரத்தாயோக்கியமாக வேறொரு சங்கதி குண்டுவளமாவது, புண்ணாக்காவது, உபயோகிகும்பொழுது அததுட ன் வெடியுப்பும எலும்பும் கூடச்சேர்த்து உரமாக உபயோகிப்பதாயிருந்தால் நெல்லும வைக்கோலும் அபரிமிதமான ரீதியில் கூடுதலாக கிடைப்பதுண்டு என்பதுதான். மேல் சொன்னதாயுள்ள பரிசோதனைகளுக்கு வேண்டுவதான வெடியுப்பு கோயம்பத்தூரில் மெல்லொலை ஸ்டீவன்ஸ் கம்பேனிக்காரிடமே வருத்தியது. இந்த வெடியுப்பில் 100-க்கு 9 முதல் 10 வரையிலும் நைட்ரோஜனும 35 முதல் 36 வரையிலும் பொட்டாஷு ம் அடங்கியிருக்கின்றன.

17. திருவனந்தபுரத்தில் இரண்டு கூட்டம் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. முதல் கூட்டத்தில் கன்றுகாலி உரம் தனிமையாகவும், கன்றுகாலி உரமும் சாம்பலும் பகுதிவீதமும் சேர்த்தும் உபயோகித்து பார்த்தது. கிருஷிக்கும உரங்களுக்கும உள்ள சிலவு இரண்டு சங்கதிகளிலும் உத்தேசம ஒருப்போலவேதான் இருக்கிறது. ஆனால் ஆச்சரியமோ கன்றுகாலி வளத்தின் சங்கதியில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 71 பறை நெ ல்லும் 1185 பௌண்டு வைக்கோலும உண்டாயிருக்க, கூட்டுவளம் உபயோகித்ததாயுள்ள சங்கதியில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 120 பறை நெல்லும் 3200 பௌண்டு வைக்கோலும் கிடைத்திருக்கின்றது.

18. திருவனந்தபுரத்தில் நடத்தினதாயுள்ள பரிசோதனைகளில் இரண்டாவதான கூட்டத்தின உத்தேசம் நைட்ரோஜனிடமிருந்து தயார் செய்கிற ஒரு புதிதான உரமான அந்தரீக்ஷ வாயுவிலுள்ள நைட்ரோஜனினுடையவும் வெடியுப்பினுடையவும் உரமான விலையை தாரதம்மியப்படுத்தி தெரிவதற்காயின, நைட்ரோலிம் என்ற உரம் கோழிக்கோட் டில் மெஸ்ஸெர்ஸ் பிரஸ்லெஸ்லி கம்பேனியாரிடமிருந்து வருத்தினது. இதில 100-க்கு 18 முதல் 20 வரை அம்சம நைட்ரோஜன் உண்டாயிருந்தது. இதற்காக இரண்டு பிரத்தியேக இடங்கள் தெரிந்து எடுக்கப்பட்டு இரண்டையும ஒருப்போல சீர்திருத்தி ஒன்றில் வெ டியுப்பும மற்றொன்றில நைட்ரோலிமும உரமாக உபயோகித்தது இந்த இரண்டு உரமும் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 120 பௌண்டு வீதம் உபயோகிக்கப்பட்டது. விதை விதைத்து ஏகதேசம் ஒருவாரம கழிந்ததின்பிறகு வெடியுப்பை மேலாக உபயோகிக்கிற உரமாக உபயோகப்ப டுத்தினது. நைட்ரோலியமை விதைப்பதற்கு உத்தேசம இரண்டு வாரத்துக்கு முன்னமே உபயோகப்படுத்தினது. நைட்ரோலிம் அழுகும்பொழுது நடுவேயுள்ள தசையில ஒரு விஷமான சாதனம் உண்டாவதும் அது ஏதோ பயிர்களுக்கு அபிரயோஜனமுள்ள

உரமான சாதனமாக நீரவும் செய்வதினாலே நைட்ரேஜியமை விதைப்பதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்னாடியே உபயோகப்படுத்த வேண்டும். பொதுவாக நெல்விளைவை பாதித்ததான 1086-ாம வருஷத்திலே கோரமான கோடை, பரிசோதனை இடங்களிலும் விளைவை பாதித்தது. என்றாலும் வெடியுப்பு உபயோகப்பெடுத்தின இடத்தில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 60 பறை நெல்லும் 820 பௌண்டு வைக்கோலும் நைட்ரேஜிம் உபயோகப்படுத்தின இடத்தில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 77 பறை நெல்லும் 1360 பௌண்டு வைக்கோலும கிடைத்தன.

19. நைட்ரேஜிம் வெடியுப்பைப்பார்க்கிலும் அதிகம் நல்லதான உரம் என்று மேல் சொன்னதாயுள்ள பரிசோதனம் காட்டுகிறது. இந்த பலங்களை நல்ல விசுவாசத்தோடு ஸ்வீகரிப்பதற்கு முன்னமே மேல்தெளிவு ஆவசியப்படுகிறது. நடப்பு வருஷத்திலும் இந்த பரிசோதனை துடங்கி நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்துவருகிறது.

20. மலைநெல்லினுடைய பரிசோதனை. திருவனந்தபுரம் கிருஷித் தோட்டத்தில் எட்டு ஏக்கா இடத்தில் மலைநெல்லு விதைக்கப்பட்டன. அதில் ஒரு ஏக்கர் வெவ்வேறு ரீதியிலுள்ள உரங்கள் போட்டு பரிசோதிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தினது. இந்த பரிசோதனையின் கருத்து, யுக்தியுடன் உரங்களை உபயோகித்து மலைநெல்லை வருஷந்தோறும், மலைப்பிரதேசங்களில் கிருஷி செய்யலாமோவென்று பார்ப்பதற்காகவேதான். மலைநெல்லின் கிருஷியில் இப்பொழுதுள்ள நடப்பு ஆறோ எட்டோ வருஷங்களில் ஒருதரம் மாத்திரம் ஒரு இடத்தில் பயிர்செய்கிறார்கள். என்பதாகிறது இதனை, சேரிக்கல், அல்லது துராகால கிருஷி, என்று கூப்பிடுகிறார்கள். இதற்கு பதிலாக சிட்டமாக கிருஷிசெய்யும் சம்பிரதாயத்தை நடப்பாக்குவதுதான் கிருஷிவேலையினிடமாக சாஸ்திரீதிகளை உபயோகிப்பதினால் சாதிக்கவேண்டுவதான எண்ணங்களில் ஒன்று.

21. பரிசோதனையிலுள்ள நிலங்களில் நெல்லின் வளர்த்தி முதலில் ஏராளமாக நன்றாயிருந்தன. ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 4½ பறை விதம் மாத்திரம் விதை உபயோகப்படுத்தினதுண்டு. இந்தவிதம் தாழ்ந்த ரீதியில் விதை விதைத்தபோதிலும் ஞாறுகள் கட்டியாக வளர்ந்து நிலம் பூராவும நிறைந்தன. ஆனால் பின் காலத்தில் மழை இல்லாமையால் விளைவு பூராவும் கேவலமாக தீர்ந்தன. என்றாலும் இந்த வருஷத்தில் இந்த பரிசோதனையை துடர்ந்து நடத்தவேணுமென்று எண்ணியிருக்கிறோம்.

நெல்லை ஒற்ற ஞாறாக பறித்து நடுதல்.

22. நெல்லை ஒற்ற ஞாறாக பறித்து நடுகிற பரிசோதனைகளை கொட்டாரக்கரை கிருஷித்தோட்டத்தில் மேல்விசாரம வகிக்கக்கூடிய கிருஷி இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களின் பார்வையின்மேல் கொட்டாரக்கரையில் இரண்டு பிரத்தியேகமான இடங்களில் நடத்தப்பட்டன. இதில கண்ட பலங்களை அடியில் காண்பித்திருக்கின்றன.

நிலத்தின் விஸ்தாரம்.		நிலத்தில் விளைந்த நெல்.		ஏக்கர் ஒன்றுக்கு விளைவு நெல்.	
ஒற்ற ஞாறு பறித்து நடும ரீதி.	சாதாரண விதத்தில் ஞாறு பறித்து நடும் ரீதி.	ஒற்றஞாறு பறித்து நடும ரீதி	சாதாரணவிதத்தில் ஞாறு பறித்து நடும ரீதி.	ஒற்ற ஞாறு பறித்து நடும் ரீதி.	சாதாரண விதத்தில் ஞாறு பறித்து நடும் ரீதி.
6. ஸென்று	16. ஸென்று	8 பறையும் 9 இடங்கழியும	14 பறையும் 3 இடங்கழியும்	145 பறை	90 பறை
7. ஸென்று	7 ஸென்று	5 பறையும் 7 இடங்கழியும்	3 பறையும் 8 இடங்கழியும்	76 பறை	50 பறை

23. இதுபோலுள்ள ஒரு பரிசோதனை டிப்பார்ட்டுமெண்டில் இருந்து அனுப்பின உபாயவேண்டுகோள்களின்படி அகஸ்தீசுவரம் தாலூக்காவில் நாவல்க்காட்டில் ஒரு நூவசவினமுள்ள குடியானவனான ஆறுமுகப்பெருமாள்பிள்ளை அதிகம் விஸ்தாரமான ஸ்தலத்தில் நடத்தினார். அவருக்கு கிடைத்த பலங்கள் ரொம்பவும் அதிகம் தேற்றமுண்டாக்குவதாயிருப்பதால் எனக்கு அனுப்பினதான ரிப்போர்ட்டில் ஏதாவும் பாகங்களை இவ்விடம் எடுத்து சேர்ப்பதற்கு பிரத்தியேகம் சமாதானம் சொல்வது ஆவசியமில்லை.

ஒற்றை நாறு முறை நடுதல் பரிசோதித்த, வயலின் விஸ்தீர்ணம் 2 ஏக்கர் 73 ஸெண்டு

சாதாரண முறை நடுவதற்கு அவசியப்பட்ட விதை	55 மரக்கால்
ஒற்றை நாறு முறை நடுவதற்கு அவசியப்பட்ட விதை	11 மரக்கால்
விதையின் லாபம்	44 மரக்கால் அல்லது ஏகதேசம் 12 ரூபாய்
சாதாரண ரீதியில் நாறு பறித்து நடுவதற்குள்ள செலவு	60 பணம்
ஒற்றை நாறு பறித்து நடுவதற்குள்ள செலவு	116 பணம்
செலவில் கூடுதல்	56 பணம் அல்லது 8 ரூபாய்
சாதாரண விதத்தில் பறித்து நடுவதில் கிடைக்கும் விளைவு	45½ கோட்டை நெல்
ஒற்றை நாறு பறித்து நடுவதில் கிடைக்கும் விளைவு	51 கோட்டை நெல்
விளைவில் கூடுதல் 8½ கோட்டை அல்லது ஸ்தூலமாக	46½ ரூபாய்
செலவு நீக்கி லாபம்	(46+12)-8-50½ ரூபாய்
ஏக்கர் ஒன்றுக்கு செலவு நீக்கி ஆதாயம் ஸ்தூலமாக	19 ரூபாய்

24. ஒரு தொழிலாளியான கிருஷிக்காரன் நடத்தின பரிசோதனையுடைய மேல் சொன்னபடியான விபரங்கள், நெல்லை ஒற்றை நாறாக பறித்து நடும் ரீதியில் மற்று கிருஷிக்காரர்களுக்கு, விசுவாஸத்தை உண்டுபண்ணுவதில் அதிகமாக ஸகாயம் செய்யவேண்டும் என்றும் இந்த விஷயத்தைக்குறித்து முந்தின வருஷத்திய ரிப்போர்ட்டில் நான் சொன்னதாயுள்ள கருத்தையான உபதேசத்தை இங்ஙனம் ஆவர்த்தித்து சொல்லவேண்டியதாய்தான் இருக்கிறது. அதாவது ஒற்றை நாறு பறித்து நடும் ரீதி, ஸகல இனம் நெல்லுக்கும் எல்லாவேற்றுமையிலும் பிரயோஜனப்படமாட்டாது. ஆனதினால் இந்த ரீதியை அங்கீகரிக்க வேணுமென்று ஆசையுள்ளவர் அவர் கிருஷிசெய்கிற பிரத்தியேக இனங்களை நெல்லும், அவர் கிருஷிசெய்து வருகிற வேற்றுமைகளும் இந்த விதத்திற்கு யோஜிப்பாயிருக்கிறதாவென்று அறியும்படிக்காக முதலாவது கொஞ்சம் விஸ்தாரமுள்ள இடத்தில் இந்த ரீதியை அவர் பரிசோதனை செய்து பார்க்கவேணுமென்று எல்லாபேரிடமும் நான் பலமாக உபதேசிக்கிறேன்.

25. வெவ்வேறு இனங்களிலுள்ள நெல்லுகள் தன் நாட்டிலுள்ள நெல்லுகளுடையவும், மறுநாட்டிலுள்ள நெல்லுகளுடையவும், இலட்சணங்களை பிரதானமாயும் கிளை வெடிக்கும் சக்தியை அறியும்படி படிப்புமுயற்சை வீண்டும் நடத்தப்பட்டன. 46-இனம் நெல்லுகளுடைய காரியத்தில் இந்த இலட்சணங்களை பரிசோதனை செய்து பார்த்தது. இதில் இரண்டு இனம் மறுநாட்டு நெல்லும், மற்றவை தன் நாட்டு நெல்லுகளும் ஆயிருந்தன, ஒவ்வொரு பிரத்தியேக இனங்களிலுள்ள நெல்லினுடையவும் கிளையல் வெடிக்கும் சக்தியில பெரிதான வித்தியாஸங்கள் உண்டாயிருக்கக்கூடுமென காட்டுவதற்காக இந்த குணம் விசேஷமாகக்காணும் ரீதியில் அடங்கியிருப்பதான வேறு ஏதாவது நெல்லுகளுடையவும் இந்த குணம் அவ்வளவு நன்றாக வளர்ந்திராத ஏதாவது இனங்களுடையவும் பெயர்களை நான் அடியில் சேர்த்திருக்கிறேன்.—

	இனம்.	கிளையுடைய தொகை.
(1)	பாக்கு (மறுநாடு)	20-25
(2)	அம்பமுரா (மறுநாடு)	15-20
(3)	கஸ்தூரி சம்பா (நாடகன்)	12-15
(4)	செறுவிரிப்பு	10-15
(5)	அடிக்கிருதி	10-12
(6)	முண்டகன்னான்	3
(7)	சட்டி அரியன்	3
(8)	கருத்தகட்டி அரியன்	3
(9)	ஜீரகச்சம்பா	2
(10)	கவரஞ்சக்காடன்	2

26. பலஇனங்களிலுள்ள நெல்லின் கிளையல்கள் வாக்குறிய சக்தி கொண்டதுவென்ற ஞானம் கிருஷிக்காரர்களுக்கு உபயோகமுள்ளதாகயிருக்கும். ஏனெனில், கிளையல்வெடிக்கும் குணம் அதிகமுள்ளதான இனம் நெல்களை பார்த்து எடுத்து விதைப்பதால், வித்தின் அளவை குறைப்பதற்கும் தன்மூலம் கிருஷிச் செலவை குறைப்பதற்கும் கிருஷிக்காரர்கள்

க்கும் கூடும். முன் கழிந்த வகுப்புகளில் இதற்கு முன்னமே சொன்னதாயுள்ள ஒற்றுராறு பரித்து நடுகிற. ரீதிக்கு, ஒரு பிரத்தியேக திணுசிலுள்ள நெல் யோஜிப்பானதாவெனறுள்ள சங்கதியிலும இலையல்கள வெடிப்பதற்குள்ள அதின் சக்தியே அடங்கியிருக்கினறது. இந்த காரணங்களால் அநேகம் திணுசுகளில உள்ள நெல்லுகளின் இலட்சணங்களை படிப்பதற்கு டிப்பார்ட்டுமென்று துவக்கம் செய்தல் ரொமப முக்கியமானது, விசுவாசமுள்ள பலங்கள் கிடைக்கும்படிக்கு அநேகம் வருஷங்களுக்கு இந்த காரியம் அடர்ந்து படிக்கப்படும்,

27. தென்னைக்கு உரம் போட்டு பரிசோதனைசெய்தல், போன வருஷ ரிப்போர்ட்டில் 26-ாம வகுப்பில் சொல்லியிருக்கிற பரிசோதனை 1086-ாம் வருஷம் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டது, பத்து பவுண்டு புண்ணாக்கும, ஒரு பவுண்டு சாமபலும் இரண்டு பவுண்டு எல்லும், ஒரு பவுண்டு உப்பும் கூட்டி சேர்த்த கலப்பை பரிசோதனையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விருட்சத்திற்கும 1086-ாம் வருஷம் வைகாசி மாஸததில் உரமாக இடப்பட்டன. இந்த பரிசோதனை ஆரம்பித்து இரண்டு வருஷத்திற்கு மேல் கழிந்திருக்கிறது. முதல் வருஷத்தில் விருட்சங்களுடைய ஸ்திதியில் மதிக்கக்கூடின யாதொரு பிரதிருத்தமும் காணப்படவில்லை. இரண்டாவது வருஷத்தில் உரத்தின் குணம் தனிமையாய் காணப்பட்டது. விருட்சஙகளுடைய சாமான்னியமான காட்சை, வர்த்தனையாயிற்று, மூன்றுவதான இந்த வருஷத்தில் உரத்தின் பூரணமான பலம கூடுதல் என்றமட்டிலும காணப்படவேண்டியது.

28. உரம் போட்டதாயுள்ள விருட்சங்களையும் சமிபத்திலிருக்கக்கூடிய உரம் போடாத்ததான விருட்சஙகளையும் பார்க்கிற யாவரும் அவைகள் தம்மிலிருக்ககூடிய வித்தியாஸத்துனல், ஆசசரியப்படாமலிருகக மாட்டார்கள், உரம் போட்ட விருட்சங்களில் கொலை ஒன்றுக்கு 10 முதல் 18 வரையில் தேங்காய்கள இருக்க, இதனைப்போல வயது பூராவும் சென்ற உரம் போடாத்ததான மரங்களில் காபலம் கொஞ்சமும் இல்லை, ஆகமொத்தம் இந்த உரத்தின் செலவை பார்த்தால் என்னமாகிறது? ஒரோரு தடவை ஒவ்வொரு மரத்திற்கு உபயோகிக்கக்கூடியதான உரத்துக்கு-8-சக்கரத்துக்குமேல் விலை இல்லை. இந்த சிறிய தொகையை வருஷந்தோறும ஒரோ தென்னைக்கும் கிரமமாக உபயோகப்படுத்துவதானுல் மூன்றோ நாலோ வருஷங்கள் கொண்டு கிடைக்கக்கூடிய கூடுதலான விளைவிலிருந்து இதற்காக செலவு செய்த பணம் கிடைப்பதும் அன்றி உடமஸ்தனுக்கு பெரிதான லாபமும் கூட கிடைக்கும், எல்லுக்கு பதிலாக இநத ஸமஸதானத்தில் ஏராளமாக கிடைககக்கூடிய கொஞ்சப் பொடியை உபயோகிக்கலாம் என்று இவிடத்தில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இந்த இரண்டு உரங்களும் பாஸ்பெட்டும் நைட்ரேஜனும சொந்த முக்கியமான உரங்கள் ஆகின்றன,

29. பலமாதிரி தென்னைகள், பலமாதிரி தென்னைகளை சிருஷ்டி செய்வதற்காக ஆலப்புழையில் எட்டு ஏககர் விஸ்திரண முள்ளதான ஒரு தோட்டம் 1085-வது வர்ஷத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன, இதுகாறும் 18-ஜாதி தென்னைகள் நடப்பெட்டன. தோட்டததின் விஸ்திர்ணம சுருக்கமாகையினுலே, ஒவ்வொரு ஜாதியிலும் 15 வீதம் மாத்திரம நட்டதுண்டு. நடப்பு வருஷத்தில் 8-இனத்திலுள்ள தென்னைகளை சேகரித்து பாவியிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலுள்ள மறு ஜாதிகளில் நாலு இனத்தினுடையவும், விலோனில் இருந்து சில ஜாதி விருட்சங்களுடையவும் வித்து தேங்காய்கள் சேகரிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இரண்டு மூன்று வருஷம் கொண்டு கழியுமட்டிலும் எல்லா ஜாதியிலுண்டானதான தென்னைகள் இந்த தோட்டம் பூராவும நடலாமென்று எண்ணுகிறேன்,

30. மரசசீனிக்கு உரம் போட்டு பரிசோதிப்பது. மரச்சீனிக்கு ஸ்திரமாக உரம் போடுகிற பரிசோதனைகள் 1086-ாம் வருஷம் முடிவு காலத்தில் கொட்டாரக்கரையில், பரிசோதனை தோட்டத்தில் நடத்தப்பட்டது, உபயோகித்ததான உரங்கள் சாணமும், சாமபலும், புண்ணாக்கும், எல்லும், ஸூப்பர் பாஸ்பெட்டும், நைட்ரேட், வெடியுப்புமாயின. இந்த உரங்களை 20-ஸெண்டு வீதம் விஸ்தாரமுள்ள ஒவவொரு தட்டுகளில் தனித்தனியாகவும் பலமாதிரியில் கலர்ந்தும் உபயோகிதன. இந்த எல்லா தட்டுகளிலும் ரொம்பவும் நல்ல இனங்களில் ஒன்றுன ஒரு இனம் மரசசீனி நடப்பட்டிருந்தது. இந்த ஜாதியை மத்திய திருவிதாங்கூரில் நெடுமங்காடன் மரச்சீனி என்றும் தெற்கு திருவிதாங்கூரில் கருமறவன் என்றும் சொல்லி வருகிறார்கள், இது நடப்பு வருஷத்தில் விளைவு எடுக்க கூடியதாகிறது. விளைவினுடைய பலம் அடுத்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லலாகும். மரச்சீனிக்கு எந்தெந்த மாதிரி உரங்கள் வேண்டுமென்று ரொம்ப விசுவாசமாகவும் தல்லியமாகவும் உள்ளதான சங்கதிகளை தெரிந்துகொள்ளுகிறதற்காக இந்த இடத்தில் அநேகம் வருஷங்களுக்கு, வருஷம தோறும் இந்த பரிசோதனையை திரும்பவும் நடத்தவேண்டுமென்று எண்ணியிருக்கிறேன்,

31. பயமாஸிரியான மாச்சினி. 1085-ம் வருஷம் ஆவணியில் திருவனந்தபுரத்தி லுள்ளதான பரிசோதனைத் தோட்டத்தில் 16-இனம் மரச்சீனி நடப்பெட்டது. வருஷத்தி ன் முடிவில் இவைகள் பிடுங்கப்பட்டது. மரச்சீனி சுபாவத்தில் கடினமானதும் உஷ்ணம் ஏ ற்கக்கூடியதும் ஆயிருந்தாலும் போன வருஷத்தில் மிகுந்ததாகவும் கோரமாகவும் உண் டானதான கோடையினால் சேதமுண்டாகி விளைவு குறைந்து போன மரச்சீனிகளுக்கும் தோ ஷம் கிடைத்தன. ஆனாலும் பரிசோதனையிடங்களில் கிடைத்ததான விளைவு மொத்தம் சேர்த்தாலும் எதிர்பார்த்ததைவிட போதியதல்லாமலுமிருக்கிறது.

32. மேல் சொன்னதாயுள்ள 16-இனம் மரச்சீனிகளும் ஒன்றுக்கொன்று துல்லிய மாயிருப்பதால் அவைகளை தெரிந்து கொள்வது வெகுவும் பிரயாசமாகிறது. வேற்று மையிருப்பதான அடையாளங்கள் உள்ளவைகளும் அதினால் சீக்கிரம் தெரியக்கூடியதுமான நாலு இனம் மரச்சீனி, மற்றவைகளிலிருந்து பிரத்தியேகமாக எடுத்து 1086-ம் வருஷம் உத்தர பாகத் தில் கொட்டாரக்கரையிலுள்ள பரிசோதனைத் தோட்டத்தில் 20-சென்டு விஸ்தீரணமுள் ளதான ஸ்தலத்தில் நடப்பட்டன. அது இப்பொழுதும் வளர்ந்து வருகிறது. கிழங்கு கிடைப்பதின் விபரம் அடுத்த வருஷத்து ரிப்போர்ட்டில் பிரஸ்தாவிக்கிறதாயிருக்கும். மற்று இனம் மரச்சீனிகளின் லட்சணங்களைக்குறித்து அதிக விபரங்கள் தெரிந்து கொள்வ தற்க்காக அவைகளை திருவனந்தபுரத்துள்ள கிருஷி பரிசோதனைத் தோட்டத்தில மேலால் கிருஷிசெய்து பார்ப்பதாயிருக்கும்.

33. கரும்பு. கரும்புக்கு உரம்போடும் பரிசோதனைகள் திருவனந்தபுரம் பரிசோதனை கிருஷித் தோட்டத்திலிடமாக செய்யப்பட்டன. 1086-ாவது வருஷம் ஐப்பசிமாதம் உண்டான பெருவெள்ளத்தால் விளைவு சேதமாய்போய்விட்டதினால் கிடைத்ததான பலம் நம்பக்கூடியதல்ல.

34. வேறு ஜாதியிலுள்ளதான கரும்புகளின் லட்சணங்களை படிப்பதற்காக இந்நாட் டிலுள்ளதும் மறு நாட்டிலுள்ளதுமாக 27- இனக் கரும்புகள் திருவனந்தபுரத்துள்ள பரிசோதனைத் தோட்டத்தில் பயிர் செய்யப்பட்டது இந்த ஜாதிகளின் பெயரும் இவை களிலிடமாக கிடைத்த கரும்பின் அளவும் காட்டப்படுகின்றது.

பம்பாய் இனங்கள்;	ஏக்கர் ஒன்றுக்கு கிடைத்த கரும்பு. பௌண்டு.
(1) வாம்சி	75,000
(2) பூர்பியா	75,000
(3) ஸைபனி	75,000
வேறு மறுநாட்டினங்கள்.	
(4) திருநெல்வேலி சுவப்பானது	63,000
(5) மரிஷஸ் சாம்பல்நிறமுள்ளது	60,000
(6) தஞ்சாவூர் தாரையுள்ளது	55,000
(7) சேமா	52,660
(8) மொரகனி	52,660
(9) பி. 208	50,330
(10) மரிஷஸ் தாரையுள்ளது	50,000
(11) மரிஷஸ் சுவப்பானது	50,000
(12) ஜாவா	50,000
(13) ரெட் ஸ்டெப்போர்ட்	50,000
(14) ஒயிட் ஸ்டெப்போர்ட்	60,000
நாட்டு இனங்கள்	
(15) ருளா கோமு	67,000
(16) திருவிதாங்கோட்டு சுவப்பானது	59,600
(17) திருவிதாங்கோட்டு தாரையுள்ளது	53,030

TO

35. மேல் சொன்னதாயுள்ள விபரங்களினால் எந்தெந்த கரும்புகளிடமாகயிருந்து அதிகம் தடிகள் கிடைக்கிறது என்று சீக்கிரத்தில் தெரியக்கூடும். ஆனால் கிருஷிக்காக கரும் பு இனத்தை ஆராய்ந்து எடுப்பதில், எவ்வளவுதான தடி கிடைக்கும் என்றதுமல்லாமல் அதினிடமாக எவ்வளவு பஞ்சஸாரையாவது சர்க்கரையாவது அதிகமாக கிடைக்கும் என்று ஆலோசிக்கவேண்டியது.

36. போன வருஷம் ஸகல ஜாதி கரும்பிலிடமாகயிருந்து சர்க்கரை எடுக்க முடிந்ததில்லை, சில ஜாதிகளிலிருந்து மட்டும் எடுத்ததுண்டு. அதின் பலம் அடியில் காண்பிக்கப்படுகிறது.

கரும்பின் இனம்.	கிடைத்த சர்க்கரை.	ஏக்கர் ஒன்றுக்கு கிடைத்த சர்க்கரை.	ரிமார்க்கு.
		பௌண்டு	
வாம்சி.	7%	5250	சாதாரணை.
பூந்தியா.	7%	,,	,,
ஸனபெலி.	7%	,,	,,
திருவிதாங்கோடு சிவப்பானது.	6 2/3%	3960	கட்டியும் நல்ல நிறமானதும்.
மரிஷ்யஸ் சிவப்பானது.	7 3/4%	3833	சாதாரணை.
பி. 203	7 1/2%	3688	கட்டியும் நல்ல நிறமானதும்.
மரிஷ்யஸ் தாரையுள்ளது.	6 2/3%	3333	நேர்மையானதும் கட்டியானதும்.

37. வாம்சி, பூந்தியா, ஸனபெலி என்றதான பட்டாவி ஜாதியிலுள்ளதான கரும்புகள்தான் ஏராளம் கரும்பு தடிகள் மாத்திரமன்று சர்க்கரையும் கூட கிடைப்பதானஇனங்கள் என்று, மேல் எழுதினதாயுள்ள கணக்கிலிருந்து காணக்கூடும்; இவைகள் நியாயமாக ரொம்ப உயரம் வளராது. ஆனதினாலே ஒரு ஊன்றி சேர்த்து கெட்டுவதில் ஆவசியமில்லை. கரும்பு கிருஷியில் ஊன்றி கம்பு நாட்டுவதானது பிரத்தியேகம் அதிக செலவுள்ளதான ஒரு இனமாகிறது, என்று மாத்திரமல்ல இந்த இனம் கரும்புகளை நரிகள் உபத்திரவிக்க மாட்டாது.

38. இந்த எல்லா பதினேழு ஜாதி கரும்புகளையும் நடப்பு வருஷத்தில் மேலும், கிருஷி செய்வதும் அவையின் இலட்சணங்களை தெரிவதும் ஆகின்றன.

39. வாழை. இந்த விளைவுக்கு நாங்கள் போட்டு பரிசோதனை மாத்திரம் செய்யப்பட்டன. கரும்பை போலவே தான் இதும் 1086-ம் வருஷம் ஆலாவர்ஷத்தில் ஜலம் ஏறி அதிகமாக சேதமாயி போயின; என்றபோதிலும் பரிசோதனைகளுடைய பலங்கள் போன வருஷத்தில் கிடைத்ததான பலங்களை திடப்படுத்துவதாகையினாலே விரும்ப கூடியதாயிருக்கிறது.

உரங்கள்.

தினசு	ஏக்கர் ஒன்றுக்கு இவ்வளவு என்று	ஏக்கர் ஒன்றுக்கு மொத்த கணக்கிலுள்ள விளைவு
எலும்பு வெடியுப்பு	240 பவுண்டு 210 பவுண்டு	23,377
எட்டி இலை சாம்பல்	75, கெட்டு 1330. பவுண்டு	15,347
சம்மங்கு இலை சாம்பல்	75, கெட்டுகள் 1330. பவுண்டு	1105
வெடியுப்பு	210, பவுண்டு	9000

40. மிளகு. போதுமானமட்டிலும் பெரிதான விஸ்தீரணமுள்ள பிரதேசத்தில் மகத்திரமாயான மிளகு நடாததினாலும், நட்டவைகள் உக்கிரமான வெய்யிலால் நன்றாக வளராமையாலும் போதுமானபடி இந்த விளைவினால் ஒருவிதமான பரிசோதனைகளும் நடத்தமுடியவில்லை. 1926 வது வருஷம் கடைசியில் 2½ ஏக்கர் விஸ்தீரணமுள்ளதான ஒரு பிரதேசத்தில், மறுபடி மிளகு நடப்பட்டது. அவைகள் நன்றாக முளைத்து வருகிறது, ஆனால் அடுத்த வருஷத்தில் அநேகமாய் மிளகுகள்கொண்டு உண்டானதான பரிசோதனைகளாவது நடத்துவதில் சக்தியுள்ளவராயிருப்போம்.

41. செடிகளில் நைட்ரோ பக்டீரியன் குத்திச்செலுத்தப்படும் பரிசோதனைகள்.—நைட்ரோ பக்டீரியன் என்பதானது நைட்ரோஜனை ஸ்தாபிக்கப்படுத்துகிற அணுப்பிராணிகளை வளர்க்கும். உரமாகின்றன இது லண்டனில் பிரபலமாய் பாட்டனி தயார் செய்தது. இந்த அணுப்பிராணிகள் உளுந்துச்செடி முதலான செடியின் வேருகளில் காணக்கூடியவைகளில் அநேகம்கோடி எண்ணிக்கையில் குடிகொண்டிருக்கின்றன. தாய் செடியின்சகாயத்தோடுகூட அவைகள் நைட்ரோஜனை உட்கொள்ளவும், ஒருவித திரவியத்தின் ரூபமாக அதனை மண்ணில் செலுத்தவும் அதினால் அந்த மண்ணை நைட்ரோஜன் திரவியம் ஏராளம் உள்ளதாக உண்டுபண்ணவும் செய்கிறது. சுயம் நல்ல உரமுள்ள தரையில் வேரிலுள்ள பிண்டங்கள் பயறு வர்க்கத்திலுள்ள செடிகளின் வேருகளில் ஏராளமாக வளருகின்றது. என்றால் சுயம் உரமில்லாத கெட்டமண்ணில் இப்போப்பட்ட இனங்கள் குறைவுதலாகவே காணக்கூடும். பயறு வர்க்கத்திலுள்ள, விதைகளில நைட்ரோபக்டீரியன் கலந்ததான ரஸம் உட்செலுத்தினால் சுயம் உரமில்லாத தரைகளிலும இந்த பிண்டங்கள் சீக்கிரமாக உண்டாகுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நைட்ரோபக்டீரியன் என்பதான மிசரணம மூன்று போதிகளாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அவைகளில் ஒன்றில் அணுப்பிராணிகள அடங்கியிருக்கின்றன. மற்ற இரண்டிலும் இவைகளின் வளர்ச்சிக்கும் போஷணைக்கும் ஆவசியமுள்ளதான ஆஹாரஸாதனங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்த மிசரணத்தை த்ருவமாக்குவதற்கு, முதல் போதியில் உள்ளதை ஒரு பியாலை சுத்தஜலத்தில் கலப்பதும பிறகு இரண்டாவது போதியிலுள்ளவை அதோடு சேர்க்கவும் செய்யப்பட்டு ஏகதேசம இரண்டு மணிக்கூர் காலம் அப்படியே வைத்திருந்தபின்பிறகு மூன்றாவது போதியிலுள்ளவை சேர்க்கவேண்டும். இங்ஙனம் கலர்ந்ததான

திராவகத்தை நன்றாக இளக்கவேண்டும். அது இருண்டாவது பரியந்தம் சூடாக்கினதான புரைக்குள் வைத்திருக்கவேண்டும். விதையை இந்த திராவகத்திலிட்டு எடுத்து மந்தமாக உணர்த்தி பின்பு விதைக்கவேண்டும். பயறு வர்க்கத்திலுள்ள விதைகளை நைட்ரோபக்டீரி வன் கலப்பில் நனைத்து விதைப்பதானது அந்த இனம் தான்னியங்களின் விளைவை வர்த் திப்பிப்பதுமன்றி அது விளயக்கூடிய பூமியில் நைட்ரோஜனை வர்த்தனை செய்யவும்; அதினால் அடுத்த விளைவுக்கு உபயோகமாகவும் செய்கிறது.

42. திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கன்றுகாலி தோட்டத்தில் காணம், நிலக்கடலை இதன் விதைகளை இந்த விதம் நனைத்து பார்த்து பரிசோதனைகள் செய்தன. இதற்கு வேண்டுவதான ஔஷத கலர்ப்பு லண்டனிலிருந்து வருத்தினது. பத்து ஸென்று வீதமுள்ள நாலு தட்டு பூமிகள் இந்த ஒவ்வொரு விளைவையும் பரிசோதிப்பதற்காக சுவீகரிக்கப் பட்டது அவைகள் குடிகளிடமுள்ளதான சாதாரண கலப்பையால் நாலு தடவை உழப் பட்டன. ஒரோ தட்டுள்ள இடத்திலும் இரண்டு சாக்கு சாம்பலும் 1/2 சாக்கு நீறும், உரமாக போடப்பட்டது. இந்த ஔஷதக்கலப்பிலிருந்து, திரவங்கள் உண்டாவதற்கு, பிரபஸர் பாட்டம்லி சொல்லியிருப்பதான அனுசாஸனங்கள் காரியமாக நடத்தப்பெட்டன மூன்றரை இடங்கழி காணமும், மூன்று இடங்கழி நிலக்கடலையும் 1085-ாம் வருடம் ஆடி மாசம் 14-௳ ஸாயங்காலம் மேல் சொன்னதாயுள்ள ஔஷதக்கலர்ப்புள்ள திரவத்தில், நனைக்கப்பட்டன. அவையினை ராத்திரி எடுத்து மந்தமாக உணர்த்தி மறுநாள் காலையில் அவை விதைக்கப்பட்டது. எட்டுத்தடி ஒருக்கிபிருந்ததில் இரண்டுதடி நிலத்தில் நனைத்த காணமும், இரண்டுதடி நிலத்தில் நனைக்காத காணமும், இரண்டுதடி நிலத்தில் நனைத்த நிலக்கடலையும் இரண்டுதடி நிலத்தில் நனைக்காத நிலக்கடலையும் விதைத்தன.

43. நனைத்ததான காணவிதையும் நிலக்கடலைவிதையும் மூன்றாம்நாள் கிளை உண்டாயின ஆனால் இந்த விதம் நனைக்காத விதைகள் ஒன்றோ இரண்டோ தினங்கள் கழிந்ததின்பிறகு கிளிர்த்து வந்தன. இது வளருவதற்குள்ளாக காணத்துக்கு இரண்டு தபாவும் நிலக்கடலைக்கு நாலுதபாவும் மத்தியயில் இந்த திரவங்கள் உரமாக சேர்த்தன. காணம 1086-ாம் வருஷம் மார்கழி மாதம 4-௳ அறுக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னமேதான் விளைவை எடுக்கலாமாயிருந்தது, ஆனால் கோடை காலங்களில் கால்நடைகள், தீனிக்காக உபயோகிக்கவேணுமென்ற கருதலோடுகூட கொஞ்சநாள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்தன.

44. நனைத்ததான காணவிதையும் நனைத்ததான நிலக்கடலைவிதையும் விதைத்ததான தட்டுகளில் விதைகள் அதிசீக்கிரத்தில் உண்டானதுமன்றி அடியில் எழுதியிருக்கிற லிஸ்ட்டுமென்றில் இருந்து காணப்படுவதுபோல விளைவு அதிகம் கட்டியாகவும் கிடைத்த தான்னியம அலபபம கூடுதலாகவும் இருந்தன.

		இடத்தின் விஸ்திரணம்	தட்டொன்றின் விளைவு		சராசரி	
			தான்னியம்	வைக்கோல்	தான்னியம்	வைக்கோல்
காணம்	1. ஔஷதக்கூட்டால் நனைத்தது	10 ஸென்று	,,	242½ பௌண்டு	,,	186 பௌண்டு
	2. ,,	,,	,,	130½ ,,		
	3. ஔஷதக்கூட்டால் நனைக்காதது	,,	,,	150½ ,,	,,	140½
	4. ,,	,,	,,	130½ ,,		
நிலக்கடலை	1. ஔஷதக்கூட்டால் நனைத்தது	,,	157 பௌண்டு	677 ,,	146 பௌண்டு	641½
	2. ,,	,,	135 ,,	725 ,,		
	3. ஔஷதக்கூட்டால் நனைக்காதது	,,	130 ,,	425 ,,	125 ,,	442½
	4. ,,	,,	120 ,,	450 ,,		

45. கலைத்ததான விதைகள் விதைத்த இடத்திலும் கலைக்காத விதைகள் விதைத்த இடத்திலும் விளைவிலுள்ள வித்தியாசம் அதிகம் விசேஷமாக இருக்கவில்லை.

IV. பயிர் செய்து காண்பித்தல்.

46. கடப்பு வருஷத்தில் பயிர் செய்து காட்டுவதற்காக ஒரு தோட்டம் மட்டிலும் கவர்ண்மெண்டு நடத்திவந்தது. அது கொல்லத்திலாயிருந்தது. இந்த தோட்டத்தில் கிருஷிக்கு அல்லது பயிருக்கு கிடைத்ததாயுள்ள இடத்தின் விஸ்தாரம் நாலு ஏக்கர் ஆயிருந்தது. தரை சிவந்த களிமண்ணும் அதின் அடியில் கட்டியாகவும் ஜலம் இறங்காததுமான வெட்டுக்கல் தரையுமாயின. இதில் குழித்தால் ஜலம் காணும் படியாயுள்ள லெவல் மேல்த்தரைக்கு 30-அடிக்கு கீழ் பட்டிருக்கிறது. இதில் விளைவு மழை குறைவுதலாயிருக்கும் பொழுது கோடையின் தோஷத்தை சாமான்னியமாக அநுபவிக்கின்றது. 1086-ராம் வருஷம் முதல் பாகத்தில் நிலக்கடலை, ஸண்ஹெம்பு என்ற சணம்பு, பருத்தி, சேனை முதலாய பல இனசு, பயிர்கள் இந்த தோட்டத்தில் வளர்த்தப்பட்டது. போன வருஷத்தில் அஸாதாரணமான வேனலாயிருந்ததினாலும், இந்த விளைவுகளில், மிக்கதும் கொஞ்சமாகயிருந்தது. அநுவர்ஷத்தை சகிப்பதற்கு, சகதியில்லாததான விளைவுகளை தண்ணீர் பாச்சலுக்குள்ள ஏதாவது வழியில்லாமல், பலவததான ரீதியில் வளர்த்துவது அசாத்தியமென்று கண்டமையால், கால் நடைகளுக்கு, விசேஷித்து கறவையுள்ள பசுக்களுக்கு, விசேஷமான, இனிஸாதமை ஆன கினிகிருஸ் என்ற புல்லை நட்டு வளர்ப்பதற்காய் இந்த தோட்டத்தில் அதிகபாகத்தை, உடயோகிக்க வேணுமென்று 1086-ராம் வருஷம் மைகுனி மாஸம் நிசசயிக்கப்பட்டன. கொல்லத்தில் கால் நடை தீனிஸாமானம் ரொம்ப குறைவாயிருக்கிறது. அதினாலே அங்கே கினிகிருஸ் புல் நட்டு வளர்த்தினால் ஸர்க்காருக்கு நல்ல ஆதாயம் கிடைக்குமென்பதுமல்லாமல் ஜனங்களுக்கு பயிர் செய்து காட்டுகிற காரியமும் சாதிககலாகும். ஏகதேசம் $2\frac{1}{3}$ ஏக்கர் ஸ்தலத்தில் இந்த புல்லும் நட்டு இருக்கிறது. மீதமுள்ள இடத்தில் கடப்பு வருஷத்தில் இதனை நட்டு வளர்க்கவுமாகலாம்.

47. என்றாலும் பயிர் செய்து காட்டும் வேலை எல்லா ஸர்க்கார் தோட்டங்களிலும் கடப்பு வருஷத்தில் குடிவகையான ஏதாவது பூமிகளிலுமகூட நடத்தப்பெட்டிருந்தது. ஸர்க்கார் தோட்டங்களில் நடத்தினதாயுள்ள வேலை முக்கியமாகவும் இந்த ஸம்ஸ்தானத்தில் நன்றாக வளர கூடியதாயுள்ள ஏதாவது அன்னிய நாட்டு விளைவுகளை அல்ப அளவிலாக பயிர் செய்தவையாயின. இந்தப்படி பயிர் செய்ததாயுள்ள விளைவுகள் நிலக்கடலை, முத்துச்சோளம், பருத்தி, ஸண்ஹெம்பு (சணம்) சோளம், கினிக்ருஸ் (புல) ரப்பர் முதலானவைகளாயிருந்தன.

48 நிலக்கடலை. இது எல்லா ஸர்க்கார் தோட்டங்களிலும், காயம்குளத்திலும் திருவல்லாயிலுமகூட பயிர் செய்யப்பட்டன். ஆக மொத்தம் ஏகதேசம் ஐந்து ஏக்கர் இடத்தில் இந்த விளைவு விதைக்கப்பட்டன. எல்லா இடங்களிலும் இதின் வளர்ச்சை ஸாமான்னியம் நன்றாயிருந்தது எல்லாவற்றிலும் கூடுதல் விளைவு கிடைத்தது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ஏகதேசம் 1500-பௌண்டு கிடைத்ததாயிருந்தன. காலம் ரொம்ப அநுகூலமாகயிருப்பின் விளைவு இரண்டு பங்கு அதிகமாகவேயிருக்கும். ஏதானாலும் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சராசரி 2000-பௌண்டு வரையிலும், கிடைக்குமென்று நிசசயிப்பது அதிகமன்று. இது குறைந்த பட்சம் 75 ரூபா ஆகிறது. பயிர் செலவு 25-30 ரூபாயிக்கு மேல் போகாது. இந்த விளைவை பயிர் செயவதற்கு தேவையானதாக திருவிதாங்கோட்டில் விஸ்தாரமான இடங்கள் இருக்கிறது.

49. முத்துச்சோளம் இது அதிகம் புஷ்டியை உண்டாக்குவதான ஆகார தான்னியமாகிறது. இது அமெரிககாவில் ஏராளமாக பயிர் செய்யப்படுகிறது, கடைகளில் விற்கும் அமெரிக்காமாவு இதிலிருந்து உண்டாவதாகிறது. இது பிரவாகம உண்டாகாத நல்ல பசைமண்ணில் நன்றாக வளருகிறது. இதின் வளர்ச்சைக்கு மூன்று மாதத்திற்கு அதிக காலம் வேண்டாமையாலே இதனை இடவப்பாதியிலும், துலாவருஷத்தின் ஆரம்பத்திலும் விதைக்கலாகும். இந்த இரண்டு காலத்திலும் தண்ணீர் பாய்ச்சல் ஆவசியப்படமாட்டா. முத்துச்சோளம் போனவருடம் திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பரிசோதனை பயிர் தோட்டத்தில் விஜயத்தாக பயிர் செய்யப்பட்டன. இது திருவிதாங்கூரிலே குடிகளுடைய சிரத்தை பதிய வேண்டுவதான ஒரு விளைவாகிறது.

50. பருத்தி பருத்தியில் அநேகம் ஜாதிகள் உண்டு. இவைகளில் மூன்று ஜாதி பருத்தி மட்டுமே கடப்பு வருஷத்தில் டிப்பார்ட்டுமென்று பரிசோதனை செய்தன. இவை காரவோனிக்கா பருத்தியும், ஸ்பென்ஸ்பருத்தியும் கம்போடியா பருத்தியுமாகிறது இவை திருவனந்தபுரம் பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்திலும், கால்நடை தோட்டத்திலும், தென்னை ரோகத்து

க்குள்ள, ஸ்பெஷியல் ஆபீஸரின் மேல் பார்வையில காயங்குளத்திலும் பயிர் செய்யப்பட்டன காரவோணிக்காயி பருத்தியும், ஸ்பென்ஸ— பருத்தியும எல்லா இடங்களிலும் நன்றாக வளர்ந்தன. இவைகளை திருவிதாங்கோட்டில் அனேக இடங்களில் விஜயவத்தாக கிருஷிசெய்யலாகுமென்பதற்கு அய்யமே இல்லை. கம்போடிய பருத்தியை குறித்தாவது ஒரு தெளிவான அபிப்பிராயம், சொல்வதற்கு இன்னமும் காலமாகவில்லை. 1087-வது வருஷம் துலா வருஷம கழிந்தபின் பிறகு, காய்பிடிக்குமபடி 1086-ாம் வருஷம் ஆனி மாதத்தில் கால்நடைத்தோட்டத்தில் விதைத்த இந்த செடிகள் இப்பொழுது ஓரடி உயரம வளர்ந்திருக்கிறது இப்பொழுது ரெமபவும் அரோகங்களாக காணபபடுகிறது,

51. சணம்:—இதனை திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கால் நடை தோட்டத்திலும பரிசோதனைகிருஷித்தோட்டத்திலும வளர்த்தினது. இது பரிசோதனைத் தோட்டத்தில் ஏராளமாக வளர்ந்தது. இதனை போயி பார்த்தவர், விசேஷித்து கிருஷிவேலையிலுள்ள சிலர், இதன் வளர்ச்சியைக்குறித்து ஸ்துதித்து சொன்னார், சணம் நாருக்காக சாதாரணமாக பயிர் செய்யபபட்டு வருகின்றன. இதற்கு ஆஸ்திரேலியாப் பச்சவட ஸ்தலங்களில் நல்ல விலையுண்டு. இது பயறு வாக்கத்தில் சேர்ந்ததான செடியானதினால் பச்சையிலை உரமாக உபயோகிப்பதற்கு நல்லதாகுறது. பசசையாகவிருக்கிற தசயில் இது கால்நடைகளுக்கு நல்ல தீனி சாதனமாகவும் இருக்கிறது. திருவனந்தபுரத்துள்ள பயிற்த்தோட்டத்தில் இருபது ஸென்று விஸ்தீர்ணமுள்ள, இடத்தில் 1600 பௌண்டு பச்சையான கால்நடை ஸாதனம கிடைத்தது,

52. சோளம:—பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில், சோளதான்னியத்தை, ஜனங்களும் அதின் வைக்கோலை கால்நடைகளும் தின்னுகின்றன. திருவிதாங்கூர் காரருக்கு, சோளம் ரொம்பவும் ருசியில்லாமலிருக்கக்கூடும். ஆனதினாலே திருவிதாங்கூரில் இந்த விளைவை கால் நடைகள் தீனியாகமட்டும் உபயோகிக்க இடையுண்டு, கால் நடை தீனிசாதனத்தின் குறைவுதல் ஸம்ஸ்தானம் பூராவுக்கும் அனுபவமாயிருக்கிறது. ஆகையால் சோளத்தைப் போல கால் நடை தீனிக்குள்ள விளைவுகளை பயிற் செய்வதற்கு திருவிதாங்கூர் குடிகள் கவனிக்கக்கூடுமான சமயம் அதிகரிக்கிறது, போன வருஷம லகல சர்க்கார் தோட்டங்களிலுங்கூட 5- ஏகருக்கு மேலான விஸ்தீர்ணமுள்ள இடத்தில் இந்த ஸாதனம பயிற் செய்தன, ரொம்பவும் தேவையானபலம் கிடைத்தது திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பயிற் தோட்டத்திலாயிருந்தன, அங்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 8500 பௌவுண்டு கால் நடை தீனி சாமான் கிடைத்தன. ஒரு தட்டு இடத்தில் அது ஏகதேசம் 18 அடி உயரத்தில் வளர்ந்தது,

53. <u>கினிக்ருஸ— என்றதான புல்:</u>—இது இந்த சம்ஸ்தானத்தில் நடப்புக்கு கொண்டுவரக்கூடியதான கால நடை தீனிக்குள்ள விளைவுகளில் வெகுமுன்றாயிருக்கிறது, திருவனந்தபுரத்திலுள்ளதான கால்நடைத்தோட்டத்தில் ஏகதேசம் நாலு ஏக்கர் இடத்திலும், கொல்லத்தில் பயிர்செய்துபார்க்கிற தோட்டத்தில், 2½ ஏக்கர் இடத்திலும், திருவனந்தபுரத்துள்ள பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்தில் ½ ஏக்கர் இடத்திலும் காயம்குளத்திலும் திருவல்லாயிலும சிறிய அளவுள்ளதான கொஞ்சஇடங்களிலும் இந்த புல் நட்டு வளர்த்தப்பட்டது. திருவனந்தபுரத்து, பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்தில் வளருவதுபோல நல்ல பசுமையுள்ள மண்ணில் கட்டியாகவும 6 முதல் 7 அடி பரியந்தம் உயரமாகவும அது வளருகிறது. உரமில்லாத மண்களில் அதற்கு சரியாக, உரம் இடுவதானால் அதின் வளர்ச்சை கெட்டவையாயிருப்பதில்லை. மழை காலஙகளில் மாஸத்தில ஒரு தபாவாவது அது வெட்டக்கூடுமானது, கோடைகாலஙகளில் தண்ணீர் பாய்ச்சாமலிருந்தால்அது அந்த ரீதியிலத்தான் இருக்கும், திருவனந்தபுரம கிருஷித்தோட்டத்தில் முதலாவது வெட்டியியே ஏக்கா ஒன்றுக்கு 6000 பௌண்டு வீதம் கிடைத்தது,

54. <u>கரும்பு:</u>—திருவனந்தபுரத்து கிருஷித்தோட்டத்தில் உள்ளதான விளைவுகளிடமாக 12 இனுசு அயல்நாட்டு கரும்புகளை ஆராய்ந்து எடுக்கப்பட்டது. கரும்பு பயிருக்கு முக்கியமான திருவல்லாயில் ஒரு விசேஷமுள்ளதான இடத்தில் சிஙள தோட்டங்களிடமாக பயிர் செய்யப்பட்டன. இது நன்றாக வளர்ந்தது இதனை கண்ணுற்றவர்களெல்லோரும சிலாக்கியமாக சொன்னார்கள். பயிர் செய்துவரும் மாதிரியிலுள்ள அநேகங்கள்; திருவல்லாயிலும் செங்கன்னூரிலும் சாதாரணமாக கிருஷிசெய்யப்படுகிற கரும்பைப்பார்க்கிலும் ரொம்பவும் மேன்மையுள்ளதாக புலப்படுகிறது. நடப்பு வருஷத்தில இந்த இரண்டு தாலுக்காவிலுள்ள குடிகளுக்கு, அதிக மேன்மையுள்ள ரீதியான விளைவு பூராவும் பகருவைத்து அல்லது விநித்து கொடுப்பதற்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

55, <u>ரப்பர்:</u>—திருவனந்தபுரம் கால்நடைத்தோட்டத்தில் பாரா ரப்பரில் ஏகதேசம் 500 செடிகளும, ஸீரா ரப்பரில் 100 செடிகளும் பரிசோதனைத்திற்காக நடப்பட்டது. இந்த இரண்டு இனஙகளும் நன்றாக வளருவதுண்டு. ஆனால் ஸீரா ரப்பர் பாரா ரப்பரைப்பார்க்கிலும அதிகம் நன்றாக வளருகிறது, ஸீரா ரப்பர் நடகள் 8 மாதத்தில்வளர்வுள்ளச்சையுள்ளப்பொழுது நடப்பட்டது. நட்டதின்பிறகு 5 மாதவம், கோடையும் கழியும்பொழுது 4 அடி முதல்கொண்டு 5 அடி பரியந்தம் உயரத்தில் வளர்ந்ததுண்டு.

56. பயிருக்குள்ள வேலை ஆயுதங்களும் யந்திரங்களும்:—பயிருக்கு உள்ளதான, யந்திரங்கள் திருவிதாங்கூரில் தெரியகூடாதவையாகிறது. சாதாரணமாக உபயோகிக்க கூடியதான ஆயுதங்கள், இலகுவானவையாகவும் அதிகாலத்திலுள்ளவையுமாகிறது. முக்கியமாக அவைகள், ஏர் கலப்பைகளும் சேறு கலக்குவதற்குள்ள, யந்திரங்களும் மண்வெட்டிகளும், தண்ணீர் இறைக்கும் சக்கரங்களும் ஆகின்றது. திருவிதாங்கூரில் தனிகனான கிருஷிக்காரரின் இடத்திலாவது இருக்கக்கூடியது இந்த ஒவ்வொரு இனம் ஆயுதத்திலும் ஏதாவது எண்ணிக்கைகள் மாத்திரமாகிறது. திருவிதாங்கூரில் பரிஷ்கார ரீதியிலுள்ள வேலை ஆயுதங்களையும் செலவையாசை இல்லாததுமான, யந்திரங்களையும் நடப்பாக்குவதற்கு காலம் வந்து உண்டென்பது கிடைக்கக்கூடுவதல்லா. அதுகொண்டு, டிப்பார்ட்டுமெண்டு இந்த விஷயத்தை குறித்து அதிதமாக பிரத்யத்ந செய்து வருகிறார்கள்.

57. டிப்பார்ட்டுமெண்டில் இப்பொழுது பல தினுசுகளிலுள்ளதான அனவதி இரும்பு கலப்பைகளும் விதை விதைக்கு கூடுமான ஓர் யந்திரமும், ஏதானும் தூம்பாய்களும் இரண்டு, பாத்தகூடிய யந்திரங்களும் ஒரு, நெல்லுமிதிக்கும் கையந்திரமும், சாவி வெட்டகூடுமான இரண்டு யந்திரங்களும் தண்ணீர் உயரகொண்டு வருவதற்குள்ள மூன்று யந்திரங்களும் உண்டு. மேல் சொன்னதாயுள்ள, யந்திரங்களை உபயோகிக்கும் மார்க்கத்தை உபயோகித்து காட்டுவதற்கு அவசரம் உள்ள பொழுதெல்லாம அவ்விதம் செய்வதுண்டு. போனதடவை ஸ்ரீமூலம் பிரஜாஸபை யோகம், நடந்த யிடைக்கு மெம்பர்களை திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பரிதஸ்ரோட்டத்திற்கு இட்டுகொண்டுபோயி அங்கனம கிருஷிக்குள்ள வேலை ஆயுதங்களையும் யந்திரங்களையும் கொண்டு வேலைசெய்து காட்டின. ஸர்க்கிட்டு போகிறதான உத்தியோகஸ்தர்கள, கனம் குறைந்த, சில இரும்பு கலப்பைகளை அவர்களோடு சேர்த்து, ஸர்க்யூட்டில், பதிவாக கொண்டுபோகவும, அநேகம் பகுதிகளில் குடிகளுக்கு அவயை உபயோகித்து காட்டிக்கொடுக்கவும் செய்வதுண்டு. சில குடியானவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இரும்பு கலப்பைகளை கடனாகவும கொடுத்திருந்தது. தென் திருவிதாங்கூரிலுள்ள சில தாலூக்காகளில் ஒரு சின்ன சங்கிலி பம்பு (ஜலாரோகணயந்திரம்.) கொடுத்தனுப்பிறது. அவையை கொண்டு வேலைசெய்யும் ரீதி கிருஷிக்காரர்க்கு காட்டிக்கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. கிருஷிக்கு பரிஷ்க்கார ரீதியிலுள்ளதான வேலை ஆயுதங்களிலிடமாகவும், யந்திரங்களிலிடமாகவும் குடியானவர்கள நடுவில், தாத்பரியததை உண்டுபண்ணுவதற்காக டிபார்ட்டுமெண்டு கூடுமான, பிரவர்த்தி இந்த மார்க்கங்களில் செய்திறதுண்டு. இந்த வழியில் டிப்பார்ட்டுமெண்டின பரிசிரமங்கள் பலமில்லாமலிருந்ததில்லை என்று மேலால் வரும் ஒரு அத்தியாயத்திலிடமாக காணலாம். டிப்பார்ட்டுமெண்டு பரிசோதனைசெய்து பார்த்ததான உபயோகமுள்ள வேலையாயுதங்களையும, யந்திரங்களையும் குறித்ததான சுருக்கமாயுள்ள அறிவுகுறிகள் இங்கனம் சேர்ப்பது அனுசிதமல்ல.

58. இரும்புக் கலப்பைகள்:—திருவிதாங்கூருக்காக உத்தேசித்திருக்கிற கலப்பைகள், இரண்டு விஷயங்களை சாதிக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கவேண்டும் அதாவது (1) அவை ஒரு ஜோடி சாதாரண காளைகள் இழுக்கக்கூடுமான ரீதியில் அவ்வளவு கனம் குறைந்தவைகளாக இருக்கவேண்டும். (2) குடியானவர்கள அனேகமாக தரித்திரர்கள் ஆகையாலே அவர்களுக்கு விலைக்கு வாங்ககூடிய ரீதியில் அவைகள் அவ்வளவு சகாயவிலையுள்ளவையாகவும் இருக்கவேண்டும். என்னுடைய போனவருஷத்தில் முடிவில் நடந்ததான ரிப்போர்ட்டில் மதராஸிலே, மிஸி. பார்ஸி கம்பேனியார உண்டாக்கியதாயுள்ள க்லைமார்க்ஸ—, கலப்பையை திருவிதாங்கூர் குடியானவர்களுக்கு சேவையில்லை என்பதாக நான் சிபார்சை செய்திருந்தேன். திருவனந்தபுரத்துக்கு வந்துசேரும்பொழுது அதற்குள்ள விலை ஒன்பது ரூபாயாகிறது. போனவருடம் அலுவாத காட்சிக்கு போயிருந்தபொழுது, வாட்ஸ—, மெஸ்டன், என்ற இரண்டு தினுசு கலப்பைகளை காண இடயாசுது. இதில் மெஸ்டன் இனத்திலுள்ள கலப்பை கனம் குறைந்ததும் விலை குறைவுள்ளதும ஆகையால் க்லைமார்க்ஸ— கலப்பையைப்பார்க்கிலும் திருவிதாங்கூருக்கு அதிகம நன்றாக யோஜித்ததென்று எனக்கு தென்பட்டது. மெஸடன் கலப்பையில் ஏர்க்காலும் கைபிடியும், மரத்தினுள்ளதாகும். இது திருவனந்தபுரம் வந்து சேருவதற்கு நாலு ரூபாய்க்குமேல் செலவாகமாட்டாது. வாட்ஸ— இனம் கலப்பையிலும் ஏர்க்காலும் கைபிடியும் மரமகொண்டுள்ளவைதான். என்றாலு அது ரொம்பவும் நல்லதான ரீதியில் உண்டாக்கபபெட்டிருப்பதினாலே திருவனந்தபுரம் வந்து சேரும்பொழுது அதின் விலை குறைந்தபட்சம, க்லைமாக்ஸ— கலப்பையைப்போலவேதான் அதிகமாக இருக்கும். காரிய உபயோகத்தையுடையவும பலத்தினுடையவும் சக்தியில மெஸ்டன் கலப்பை, நிச்சயமாகவும் வாட்ஸ— கலப்பைக்கும் க்லைமார்க்ஸ— கலப்பைக்கும் கீழ்ப்பட்டதுதான். என்றால் கனம் குறைவானது என்பதாயுள்ள குணமும் விலை சகாயமுள்ளது என்பதான குணமும் நிமித்தம் அது மற்ற இரண்டைப்பார்க்கிலும ரொம்பவும் திருவிதாங்கூர் குடியானவர்களுக்கு பிடிக்கக்கூடுமாயிருக்கும்.

59. 1086-ம் வருஷம் முடிவதற்குள்ளாக நாலு மெஸ்டன் கலப்பைகளும் இரண்டு வாட்ஸ-ு கலப்பைகளும் டிப்பார்ட்டுமெண்டு விலைக்கு வாங்கவும் க்ளைமாக்ஸ-ு கலப்பை யோடுகூட இவைகளையும் அநேகம இடங்களில் குடியானவர்களுக்கு காட்டிக்கொடுக்கவும் செய்தன. எல்லாபேரும் முதல் இனத்திலுள்ளதானது மற்ற இனங்களைப்பார்க்கிலும் நல்ல தென்று தீர்மானித்தார்கள். அவரில் அநேகம் பேர்கள் இந்த வருஷம். அதை வாங்க லாமென்றும் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

60. கடுவில் கிளைப்பதற்குள்ள ஆயுதங்கள்:—திருவிதாங்கூரில் கிருஷி வளர்ந்திருப்ப தற்கு மத்தியில் கிளைப்பதற்குள்ள ஆயுதங்கள் மண்வெட்டியும் தும்பாயும ஆகின்றன. அவை கைகொண்டு உபயோகப்படுத்தும ஆயுதங்கள் ஆகிறது. அவைகளை உபயோகிப்ப தற்குள்ள செலவு சாமான்னியமாக கூடுதலாகிறது காளைகெட்டி உபயோகிப்பதான மண் வெட்டிகளும் கிளைக்கும் ஆயுதங்களும் உபயோகிப்பதினால் செலவில் அதிகமாக லாபம் வரு த்தக்கூடும். இவையில் அநேகம் எண்ணிக்கை திருவனந்தபுரத்திலுள்ள்தான பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்தில் காணக்கூடுவதாகிறது.

61. விதை விதைப்பதற்குள்ள யந்திரம்:—காளைகெட்டி உபயோகிப்பதான மண்வெ ட்டிகளும் கிளைக்கும் ஆயுதங்களும் வரிசையாக விதைத்த விளைவுகள்க்கு மட்டிலும் தான் உ பயோகிக்ககூடும். வரிசையாக விதைகள் விதைப்பதற்கு விதை விதைக்கும் யந்திரம் இருக் கத்தான் வேண்டும் ஒரு இலகுவான மாதிரியிலுள்ளதான யந்திரம் மதராஸ-ு பிரஸிடென் ஸியில் சில இடங்களில் உபயோகித்து வருகிற கோற் என்றதான, யந்திரமாக்கும். அநே க மாதிரியுள்ள விதைகள் விதைப்பதற்கு இதைப்பார்க்கிலும் ஏராளம் விலை கூடினதும் அதிக கார்யோப யோகியுமான ஒரு தரம் விதை விதைப்பு, யந்திரம். அலஹபாத்காட் சியில் ஒரு ஜர்மன் வியாபார சங்கத்தினால் காட்டப்பட்டன. டிப்பார்ட்டுமெண்டுக்கு இந்த ஒரு இயந்திரம் அனுப்புவதற்கு போனவருஷம் எழுதி அனுப்பியிருந்தது. அது சில வா ரங்களுக்கு முன் வந்துசேர்ந்தது. அதனை நடப்பாக்குவதற்கு பரிசோதனை செய்ததின் பிறகு அதனை குறித்ததான பூர்ணமான விபரங்கள் அடுதத வருஷாந்த ரிபோர்ட்டில் தான் சேர்ப்பதற்கு இடயுண்டு.

62. பாற்றுகிற யந்திரம்:—டிப்பார்ட்டுமெண்டில் இரண்டு பாற்றகூடிய யந்திரங்கள் உண்டு. அவையில் ஒன்று ஸெண்ட்ரல் பிருவின்ஸ-ும், பிறரும் வகை, கிருஷி டிப்பார்ட் டுமெண்டிலிருந்து ஏகதேசம் 100 ரூபாய் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கினதும் மற்றது 132 ரூபாய் 22-சக்கரம் செலவு செய்து திருவனந்தபுரத்திலுள்ள என்ஜினீயர் டிப்பார்ட்டுமென் டில், வாக்குஷாப்பில் உண்டாக்கினதுமாகிறது. இரண்டாவது நல்ல, ஸாதனத்தினால் உண்டாக்கப்பெட்டது என்றாலும் முதலாவதைப்போல அவ்வளவு, த்ருப்திகரமாக வே லை செய்வதில்லை.

63. ஸெண்ட்ரல் ப்ருவின்ஸ-ு பாற்று, யந்திரத்தினால இரண்டு ஆள்க்கா தினம் ஒ ன்றுக்கு எட்டுமணி நேரம் விதம் வேலை செய்தால் 500. பறை நெல் பாற்றக்கூடும். தின ம் ஒன்றுக்கு ஆள் ஒன்றுக்கு எட்டு சக்கரம் விதம கூலி கொடுத்தால் 500, பறை நெல் பா ற்றுவதற்கு செலவு நாலு பணம்தானாகிறது. ஸ்தலத்திலுள்ள ஏற்பாடு அநுஸரித்து ஒரு ஸ்திரீ ஒருதினம் அன்பது பறை நெல பாற்றக்கூடும், அவளுக்கு அதற்கு பறை ஒன்றுக்கு இடங்கழி நெல் விதம் கூலி. கொடுக்கவேண்டும். ஆனதுகொண்டு, அன்பது பறை நெல் பாற்றுவதற்கு 50, இடங்கழி அல்லது ஏகதேசம் 20 பணம் செலவாகும். இந்தனம் பா ற்றுவதற்குள்ள யந்திரம் உபயோகிப்பதினால் பாற்றி எடுக்ககூடியதான ஒவ்வொரு நூற் று பறை நெல்லுக்கும் பதினாறு பணம் லாபமுண்டு.

64. மெதியந்திரம்:—பம்பாயில் மெஸர்ஸ-மார்ஷல் ஆண்ட்ஸன்ஸ-ு, வியாபாரிக டமிருந்து வருத்தியிருக்கிற, கைகொண்டு வேலைசெய்கிற ஒரு மெதியந்திரம் டிப்பார்ட்டு மெண்டில உண்டு. இதின் வேலைக்காரருக்குள்ள கஷ்டம் ரொம்ப அதிகமானதினால் இந்த யந்திரத்தை குடியானவர்கள் அபேக்ஷிப்பார்கள் என்றதாக தோன்றவில்லை. ஆவிசக்தியி னால் வேலைநடத்துகிற, மெதியந்திரங்கள் அதிகம் கார்யோபயோகி ஆகிறது. ஆனால் செல வு ஏராளம் கூடுதலாகின்றன. என்றாலும் என்ஜின்னுடையன்தான ஆவி கொண்டு உப யோகிக்ககூடிய ஏதாவது எண்ணிக்கை. மெதியந்திரங்கள் வருத்தவும் மற்றைஜில்லாக்களி டமாகயிருந்து ஜலத்தை . வற்றிப்பதற்கு அவர் இப்பொழுது வாடகைக்கு கொடுத்துவருவ துபோல அறுப்புகாலத்தில் குடியானவர்களுக்கு இந்த மெதியந்திரங்களை வாடகைக்கு கொடுக்கவும் செய்வது லாபமுள்ளதான வியாபாரமாக யிருக்கும்.

65. சாப்வெட்டுவதான யந்திரம்:—இது சோளம், முத்துச்சோளம் முதலாகியவை களுடைய தண்டைபயோ அல்லது கிழங்குகளையும் கடினமானதானவை தண்டுகளை கால் நடைகள் தினிக்காக வெட்டுவதற்கு உபயோகமாகிறது. டிப்பார்ட்டுமெண்டில் வகையாக, கைகொண்டு வேலை செய்யக்கூடியதாயுள்ள இரண்டு யந்திரங்கள் உண்டு. அவையை திருவன ந்தபுரத்துள்ளதான கிருஷி பரிசோதனைத்தோட்டத்தில் எந்தக்காலத்திலும் பார்க்கலாம்.

66. ஏகாவிபம்பு:—நாலஞ்சு அடி, உயரத்தில் ஜலம் ஏருகிற வகைக்கு, கை, கொண்டு வேலைசெய்கிற சங்கிலிபம்புகள் ரொம்பவும காரியோப யோகியாகிறது. அதிக உயரத்திற்கு வெள்ளம் ஏருகிறவகைக்கான காளைகளைக்கொண்டு வேலைசெய்கிற சங்கிலி பம்புகள் மட்டும் காரியோப யோகியாக இருப்பதுண்டு, அந்த அடி உயரத்தில் ஜலம் ஏறுகிறதற்கு, கைகளால் வேலைசெய்யக்கூடிய சாதாரண பம்பும், ஐம் அடி உயரத்தில ஜலம் போவதற்கு இரண்டு காளைகெட்டி வேலைசெய்கிற ஒரு சங்கிலி பம்பும டிப்பார்ட்மெண்டு வகையாகவுண்டு, இதில் முதலாவதை வேலைசெய்து காட்டுவதற்காக பல இடங்களில் சாதாரணமாக அனுப்புவதுண்டு. இரண்டாவதை திருவனந்தபுரத்திலுள்ளதான கிருஷித்தோட்டத்தில் ஒரு கிணற்றில் ஸ்திரமாக உறப்பித்து போட்டிருக்கிறது. கைகொண்டு வேலைசெய்வதான பம்பை உபயோகிப்பதற்கு இரண்டு மனிதர்களும், மற்றபம்பை உபயோகிப்பதற்கு இரண்டு ஜோடி காளையும் வேண்டியிருக்கிறது. இந்த இரண்டு பம்புகளின்மூலமாக மணிக்கூர் ஒன்றுக்கு 6000, க்யாலன் தண்ணீர் எடுக்கலாம். அதுகொண்டு ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு இஞ்சு வெள்ளம்கொண்டு மூடுவதற்கு முப்பதினாயிரம் க்யாலன் ஜலம் வேண்டுமென்று, க்ரஹிப்பதினால் இதுகொண்டு வேலைசெய்தால் ஐந்துமணிநேரம் கொண்டு தண்ணீர் பாச்சலதாகும்.

67. ஏறைக்கோட்டை:—(கமலை) கரும்புக்கு தண்ணீர் பாச்சுவதற்காக திருவனந்தபுரத்திலுள்ளதான பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்தில் ஒரு தோல, கொட்டயுள்ள ஒரு, ஒற்றை, கமலை, உபயோகித்து வருகிறது. அது சரிவான ஒரு இடத்தில முன்னும் பின்னும் நடந்து வேலைசெய்வதான ஒரு ஜோடி காளைகள் கொண்டு ஜோலி செய்யப்படுகின்றன, இருபது முதல் முப்பது வரை அடி ஆழம் உள்ளதான கிணறுகளில் இருந்து கொஞ்சம் இடத்துக்கு ஜலம் பாச்சுவதற்கு இது ஸௌகரியமுள்ள ஏற்பாடாகிறது.

68. ஆர்க்கிமிடியன்'ஸ்க்ரூ ஜலம ஏற்றும் இயந்திரம், அஞ்சுமுதல் ஆறு அடிவரையிலுள்ள ஆழங்களுக்கு இது ரொம்பவும் காரியோபயோகியான இயந்திரமாகிறது. ஜலம் எடுப்பு யந்திரத்துக்கு ஆறு அடிக்கு மேல் உயரம் இல்லாமலிருக்கும் பொழுது ஜலம் எற்றுவதில், குட்டயுடையவோ மர தொட்டியினுடையவோ, ஒற்ற கமலையினுடையவோ, சின்ன, பிக்கொட்டாவினுடையவோ சகாயத்தோடுகூட தண்ணீர பாச்சகூடியதான பிரதேசத்தின் 10 முதல் 15, பரியந்தம், குணம விஸ்தீரணமுள்ள இடத்துக்கு இந்தயந்திரத்தின் சகாயத்தோடுகூட ஜலம பாச்சகூடுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரவாகம சாதாரணமாக உண்டாகக்கூடிய, நெல் நிலங்களிலிருந்து ஜலம இறைக்குவதற்கு சாதாரணமாக உபயோகிக்கக்கூடியதான சக்கரங்களை பார்க்கிலும இது ரொம்பவும காரியோப யோகியான, யந்திரமாக்குமென்று கூடசொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10. அடி நீளத்தில் ஒன்றும 5, அடி நீளத்தில ஒன்றும் இப்படி இரண்டு யந்திரங்கள் டிப்பார்ட்டுமென்டில வருத்தியிருக்கிறது நடப்பு வருஷத்தில இவைகளை கொண்டு வேலை செய்து காட்டுவதாகயிருக்குது.

69. ஓர நிலங்களின் கிருஷி:— ஓர நிலங்களுக்கு. யோஜிப்பதாக சொல்லப்படுகிற பத்து இனம் நெல்கள் பம்பாயிலிருந்து டிப்பார்ட்டுமென்று வரவழைத்து அவைகளை, தோவாளை, சிவசப்பிரமண்ணிய பிள்ளையின் வகையான ஓர் நிலங்களில பயிர் செய்து பார்ப்பதற்காக அவரை ஏல்ப்பிக்கப்பட்டன விதை ஏராளமாக இல்லாமலிருந்ததினாலே அவைகளை கொஞ்சம் விஸ்தாரமுள்ள நிலங்களிலமட்டும கிருஷி செய்வதற்கு அவருக்கு கூடிறது. கிருஷி செய்ததாயுள்ள விபரங்கள் அடியில் காட்டியிருக்கிறது.

கினுசு	விதைத்த தியதி	விதையின் அளவு	அறுத்த தியதி	தான்னியத்தின், விளைவு
1	1086-ம் வருஷம், அல்ப்பசி மாதம் 26-உ	படி ஒன்று	1086-ம் வருஷம் மார்கழி மாதம் 17-உ	$2\frac{1}{2}$ படி
2				$8\frac{1}{2}$,,
3				9 ,,
4				5 ,,
5				4 ,,
6				6 ,,
7				$8\frac{1}{2}$,,
8				10 ,,
9				11 ,,
10				$12\frac{1}{2}$,,

70. எட்டு படிக்கு கூடுதலாக விளைவு கிடைத்ததாயுள்ள, ஆறு இனம் நெல்களைத் தான் (மட்டும்) அதே நிலங்களில் இந்த வருஷமும் பயிர்செய்வதற்கு நிச்சயித்திருக்கிறது (அல்லது) திட்டம் செய்திருக்கிறது.

பஞ்சஸாரை உண்டுபண்ணல்.

71. போன தடவை ஸ்ரீமூலம் பிரஜாஸபையின் யோகம் நடக்கும்பொழுது ஹாஜியினுடைய சம்பிரதாயத்திற்கிணங்க, திருவனந்தபுரத்துள்ள தான பரிசோதனை கிருஷித்தோட்டத்தில் பஞ்சஸாரை உண்டுபண்ணி காட்டப்பட்டது. அதனை, காண்பதற்காக ஸபையிலே மெம்பர்களை ப்ரத்யேகமாக க்ஷணிக்கப்பட்டிருந்தன. அனேகம மெம்பர்கள் ஆஜராயிருந்தார்கள். இயந்திரம் புரைவையும், ஸகல இயந்திரபாகங்களையும், ஹாஜியின் ஸம்பிரதாயப்படி பஞ்சஸாரை உண்டுபண்ணுவதிலுள்ள ஒரோ தசைகளையும அவரை காண்பித்தது ஹாஜியின் ஸம்பிரதாயம அனுஸரித்து பஞ்சஸாரை உண்டுபண்ணுவதற்கு ஒரு வியாபாரசாலை 30000 ரூபாயி, மூலஸ்தனத்தோடுகூட ஸ்தாபிக்கவேண்டுமென்பதான உத்தேசத்தோடுகூட ஒரு கம்பெனி இந்த ஸம்பிரதாயம காட்டிக்கொடுத்ததின் பலமாக ஏற்றுமானூரில், ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன். இந்த கம்பெனி இந்த ஜோலியை தாத்பரியத்தோடுகூட சுவீகரிக்கவும பலவத்தாக சாதிக்கவும் செய்யும என்று விசுவசிக்கிறேன்.

V. கால் நடை வளர்த்தல்.

72. திருவனந்தபுரம் கால் நடை வளர்த்தல் தோட்டம் 1085—ம் வருஷத்தில் ஆவகசம செய்ததாயுள்ள இந்த தோட்டம், போன வருஷத்தில் நல்லதான அபிவிருத்தி அடைந்தது. தோட்டத்திற்கு மொத்தம் 65 ஏக்கர் விஸ்தாரமுள்ளதில் இதுகாறும் ஏகதேசம 22 ஏக்கர் இடம் வெட்டி திருத்தி தட்டுகளாக ஒதுக்கிவிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வருஷத்தில் இதற்கு மேல் 10—15 ஏக்கர் இடம வெட்டி திருத்தவேணுமென்று உத்தேசித்திருக்கிறது. தோட்டத்தில மண் சுபாவமாக உரம் குறைந்ததும், அடியில் வெட்டுகல்லுள்ளதாயும், மிதி சரல்க்கல்லுட செம்மண்ணும் கலர்ந்த தரையுள்ளதாம ஆகின. மேலபாகம் பூர்வம கொஞ்சம கூட நிரப்பில்லாமலும் சரிவுகள் தாக்காகவும் காணப்படுகிறது. ஆங்காங்கே பாறைகள் காணுவதுண்டு.

73. ஈதிருக்கும்செய்ததாயுள்ள பிரதேசத்தில் மிகக பாகத்தையும் கால்நடை தீனிக்கு வேண்டுவதான விளைவுகள் பயிர் செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தினது. இப்படி பயிர் செய்த பிரதான விளைவுகள குதிரைபும் (காணமும்) சோளமும், தினிபுல்லும், மலைநெல்லும், நிலக்கடலையும், முத்துச்சோளமும், ஸண்ஹெம்பும், (சணம்பு) ஆகியன. இவைகளின் விளைவும பெருகிச்செய்திருக்க விஸ்தாரமும் அதினிடமாக கிடைத்த விளைவும் அடியில் சேர்த்திருக்கும ஷெட்டூலென்று விளக்கச்செய்யும்.

நம்பர்	விளைவு	மொத்தம பயிர் செய்த விஸ்தாரம	ஆக விளைவு	
			தானியம்	வைக்கோல்
	காண	4 ஏக்கர்	பூத்திருக்கும்பொழுது அறுத்தது	6 டன்
2	சோளம்	5 ,,	டை	10 ,,
3	தினிக்கிருஷ்ணன்றபுல்லு	5½ ,,	நாலுதடவை வெட்டினது	5½ ,,
4	மலைநெல்லு	,,	இன்னமும் அறுக்கவில்லை அறுவடைநாளில் விளைவு அதிகம நசிக்கப்பட்டது	
5	நிலக்கடலை	1½ ,,	600 பவுண்டு	2 டன்
6	முத்துச்சோளம்	1 ,,	5 புஷல்	¾ ,,
7	சண்ஹெம்ப	¼		1 ,,

74. திருவிதாங்கூர் ... வர்க்க ... இரண்டு பகுப்புகளும் ஒரு வித்துக்காலியும் அதின் கூட இரண்டு மாடுகளும் இரண்டு எருமைகளும் பிரஸ்தாப வருஷத்தில் ... தோட்டத்திலுள்ள ... எண்ணிக்கையில் கூடு ... இப்பொழுது தோட்டத்தின் ... (31) கன்றுகாலி ... (... ... ...) அவையாவன.

பசு	15	}	வித்துக்காலி	4
வண்டிக்காலை	5	}		
கிடா	4	}	கன்றுக்குட்டி	3

75. தொட்டகுளத்திலில் ... பரிசோதனைத் தோட்டத்திற்காக இரண்டு வேலை செய்யும் ... இரண்டு கிடாவும் பதினமூன்று கோவைப்புதர ஆடும் ... உபயோகத்திற்காக ... பிரயத்தில் இரண்டு வித்துக்காலிகளாயும் விலைக்கு வாங்கிற்று.

76. திருவிதாங்கூர் வருஷம் முழுவதும் ... ஒருவித சாங்கத் ரோகமோ மற்ற ... வியாதியோ உண்டாயிருக்கவில்லை. ... ... உண்டாகவில்லை. ... தோட்டத்திலுள்ள ... வகையான வித்துக்காலிகள் இனைசேர்த்து ... இடைகளின் ... இப்பொ ... கொண்டிருக்கிறதுகள்.

77. வித்துக்காலிகள்—... ... எல்லாம் சோ ... வித்துக்காலிகள் ... ... அநேகம் ... ... பிரயோஜனமான ... ... பொ ... 1056 ... வருஷத்தில் 237 ... ... 1056 ... 331 ... இனைசேர்த்தன. ... ... இருக்கு ... ... வித்துக்காலிகளை ... ... வித்துக்காலிகளுடைய ... ... 20 ... ... அவர்களுடைய ... ... இந்த ... ...

VI பட்டு விவசாயம்.

78. ... ... ஒரு வருஷத்திற்கு ... ... பட்டுத்தோட்டம் 1086 ஆம் வருஷம் ஆவணி மாதம் 2உ ... ... திருவனந்தபுரத்து ... ... இந்த வருஷத்தில் ... பிரதான ... ... ஆம ... ...

79. பட்டுப்புழுவளர்ப்பு. மொத்தம் 7 ... ... இதில் 4 ... ... திருவனந்தபுரத்தில் ... ... இரண்டு ... ... ஒரு ... ...

விருட்ச கிரமத்திற்கு நடப்பெட்டவைகளை விருட்சங்களாகவே வளர்வதற்கு சம்மதிக்கப்படும் செடிகிரமத்திற்கு நடப்பெட்டவைகளை வருஷத்தில் ஒன்றோ இரண்டோ தடவை கிளைகள் வெட்டி செடியாயிருப்பதற்குத்தான் அனுமதிக்கக்கூடும். பெங்களூரில் இந்த செடி ரீதியில் வளர்வதற்குத்தான் சம்மதிப்பதாகாது ஆனால் திருவிசாகபுரியில் இருட்டி விருத்தியாச் செகள், இருப்பதால் செடியாய் வளர்வதைப் பார்க்கிலும் அதிகம் குணம் விருட்சமாய் வளர்ந்தால் இடையுண்டு. பரிசோதனை செய்வதற்காக தற்காலம் இரண்டு மாதிரி நிலைதலையும் கைப்பற்றியிருக்கின்றன.

80. பட்டிப்பூச்செடியின் வளர்ச்சை கண்டவரையும் திருப்தியாயிருக்கின்றன. போன வருஷத்தில் அசாதாரணமாக பெரும்பாலும் விசேஷமாக நீடித்த தாமதம் செய்திருமாகவும் உஷ்ணகாலம் சேர்ந்திருந்தன ஆனாலும் கோடைகாலத்தில் எல்லாம் [illegible] கனைத்திருந்த செடிகள் நல்லதாக வளர்ந்து வருகின்றன.

81. ஆடணைக்குடியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பட்டுத்தோட்டத்திலும் இருளிச்சேர்ட்டத்திலும் அகலம் குறைவுதலான தட்டுகளிடமாக பரிசோதனைசெய்யப்பட்டது இரண்டு இடங்களிலும் இதன வளர்ச்சை ஆசைப்படும் ரீதியில் இருப்பதாகவில்லை. அவ்விதம் சேர்ந்தது போனாலும் உண்டான அசாதாரணமான உஷ்ணத்தினால் இருக்கக்கூடும். ஜலக்குறைவுதலாலும் வேறு இடங்களிலும் பட்டிப்பூச்செடியை பார்க்கிலும் ஆடணைக்கு அதிகம் சேதமும் தட்டுவதாயி காணப்படுகிறது. என்றாலும் இந்த வருஷம் ஆடணைக்கு கிருமி [illegible] னைடும் பரிசோதனைசெய்து பார்க்கவேணும்.

82. தண்ணீர் பாய்ச்சல் பட்டுத்தோட்டத்தில் பட்டிப்பூச்செடியும், ஆடணைக்கு செய்யும் பரிசெய்வதில் முக்கியமான இடத்து ஜலக்குறைவு தவிர்வது மேல் [illegible] கூறுகின்றன. வருஷத்தில் 6 மாதகாலம் தண்ணீர் பாய்ச்சல் ஆவசியமில்லாத விதத்தில் மழை ஏராளமாயிருந்தும் ஆனால் மீதமுள்ள 6 மாதகாலங்களில் தண்ணீர் பாயாதுபோனால் பரிசெய்வது அசாத்தியமாகின்றன. தண்ணீர் பாய்ச்சலுக்கு சௌகரியம் உண்டாவதற்காக தோட்டத்தில் இப்பொழுதுதான் இரண்டு கிணறு குழித்திருக்கிறது. அ [illegible] ஒன்றிலிருந்து ஜலம் வருவதற்காய் கையினால் அடிக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய பம்பு சேர்த்து வைத்திருக்கின்றது. இதைக்கொண்டு சுமார் 4 வயிற்றால் இடம் தண்ணீர் பாய்ச்சப்பட்டுவருகிறது பம்பு வைத்ததின் பிற்பாடு ஜலம் பெய்வதற்குள்ள செலவு, பேர்பாதி, குறைந்திருக்கின்றது கிணறுகளிலே முன்புதினம் ஒன்றுக்கு 20 கூலிக்காரர்களை, ஆக்கியிருந்த இடத்தில் இப்பொழுது 10 கூலிக்காரர்களை தான் வேயிக்கிறதன்றே, நடப்பு வருஷத்தில் வேறொரு கிணறுகூட குழித்து அதில் ஒரு தமக்கேர்ந்து தண்ணீர் பாய்ச்சுதற்கு ஆகிய செலவிலும் கண்ட உத்தேசித்திருக்கிறது. கோடைகாலத்தில் பூர்ணமாய் ஜலம் கிடைக்கும்பதால் கிணறு கொண்டால் பட்டுத்தோட்டத்தில் பட்டிப்பூச்செடியும் ஆடணைக்குதாழையும் விசாலத்தாக வளர்ந்துகூடுமென்பதற்கு ஐயமே இல்லை.

83. பட்டிப்பூ வளர்த்துவதற்கும் பட்டுநூல் சுற்றுவதற்கும் உள்ளயதிகங்கள் வகுருந்தரு ஏற்பாடு செய்வதற்கான, மைசூர் கவர்ன்மெண்டு பரிசோதனாலில், 19-6 மார்கழி மாதத்தில் பெங்களூருக்குப் போயிருந்தார் அவர் மொத்தம் 11 நாள் இருந்துவிட்டு போயிருந்தார். அவர், பெங்களூரில் தங்கியிருந்தபொழுது கருணிய சேனைகள் பட்டுத்தோட்டத்தை அவர் பார்வையிட்டார் பட்டும் பட்டுவிவசாயத்திற்கு வேண்டியதான யந்திரசாமக்கிரியைகளும் வியாபாரம் செய்கிற ஏதாவது வியாபாரிகளையும் அவர் சொன்னபடி பட்டுத்தோட்டத்திற்கு ஆவசியமுள்ள சாமக்கிரியைகள் அனுப்பித்தருவதாக ஒப்புக்கொண்டார்.

8[illegible]. தோட்டத்தில் சாமான்ய வேலைகள். இரண்டு கிணறுகள் குழிக்கப்பட்டதில் ஒன்றில் ஜலம் வருவதற்குள்ள யந்திரம் சேர்த்து வைக்கவும் செய்திருக்கிறது. [illegible] பட்டிப்பூ வளர்த்துவதற்கு தற்காலம் உபயோகிப்பதற்கு ஒரு சின்ன கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

தோட்டத்தை மேலால் எடுத்துநடத்துவது.

85. 1910 வருஷம் ஏப்ரில் மாசம் 17 தேதியின் L. R. (8985) [illegible] தோன்வாய்ப்புதுக்கு என்பதைத்தாம் கம்பனி கவர்ன்மெண்டு உத்தரவில் [illegible] ஒரு வருஷத்து தக்கவையாக 1086 வருஷம் முடிவு பெற்றவுடன் 1087 வருஷம் [illegible] ணிமாஸம் 1 தேதி முதல் 1 வருஷத்தைக்கூட இந்த தோட்டம் நடத்துவதற்கு [illegible] டு அனுமதி தந்து இந்த வருஷ திருவனந்தபுரத்தில் இந்த தோட்டம் [illegible] யிலாக நடத்தியிருப்பதென்று தீர்மானிக்கவும் இதற்கு காரியமாகும் விசாரித்து [illegible] ய்வதற்கும் கூடும்

VII. பயிர் சம்பந்தமான ஞானத்தை பரவச் செய்தல்.

86. கிருஷிவித்தியாப்பியாஸம்— (பள்ளிக்கூடப்படிப்பு.) கிருஷி வித்தியாப்பியாஸம் என்பதான விஷயம் இதுகாறும் வேண்டும் ரீதியில் சிரத்திக்கப்படவில்லை. டிப்பார்ட்டுமெண்டின் பிரவர்த்தி, முக்கியமாக, பிரசங்கங்கள், லகுபத்திரிகைகள், வேலைசெய்து காண்பித்தல் முதலிய ரீதியாக இப்பொழுதுள்ள, தலைமுறையின் கிருஷிக்காரர் மத்தியில் கிருஷிசம்பந்தமான அறிவை பரவச்செய்யப்பட்டவை ஆனால் இவிடத்திலுள்ள பாலகர்களில் அநேகம் பேரும் வளர்ந்து வருங்காலத்தில் கிருஷிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பயிர் சம்பந்தமாக வித்தையை பயின்று வைக்கும் விஷயத்தில் இதுகாறும் யாதொன்றும் செய்து முடிக்கவில்லை. வயது முதிர்ந்த கிருஷிக்காரர்கள் எவ்வளவு சாஸ்திர சம்பந்தமான அறிவு சம்பாதித்து அங்ஙனமுள்ள ஞானத்தை ஒரே காரியத்தில் உபயோகிப்பதற்கு நடப்புக்கு கொண்டுவருவதினால் எவ்வளவு குணம் அவர் அடைபவரானாலும், சிறு பிராயத்திலேயே கிருஷி கல்விக்குள்ள ஒரு பாடக்கிரமம் படித்து முயற்சி செய்திருந்தால் அப்படி அடையக்கூடிய அறிவை தன் அனுபவத்தினாலும் பரிசயத்தினாலும் அதிக அதிகமாக செய்யவும், நிச்சயப்படுத்தவும் செய்திருக்கிற ஒரு வாலிபனை போல கிருஷி சாஸ்திரத்தில், சாமர்த்தியம் சம்பாதிப்பதற்கு அவர்களுக்கு அசாத்தியம். கிருஷி வித்தியாப்பியாஸத்தின் குணங்களைக் குறித்து இவிடத்தில் விஸ்தரித்து சொல்வது ஆவசியமில்லை. எல்லா ராஜ்யத்திலும் கிருஷிக்கு, அபிவிருத்தி, வருத்துவதில் முக்கியமாய் நிகழ்த்திருப்பது, நாட்டுப்புறத்திலுள்ள பிரஜைகளை வித்தியாப்பியாஸம் செய்விக்குதல்தான் என்று சொன்னால் மட்டும் போதுமானது.

87. இவ்வாண்டய மேசன வருஷத்து வர்ஷாந்திக ரிப்போர்ட்டில, 56-ம் வகுப்பில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருப்பதுபோல, செக்கெண்டரி ஸ்கூல்களில் 4, 5, 6 இந்த பாரங்களிலும், எலிமெண்டரி கல்விசாலைகளில், 5, 6, 7, இந்த க்ளாஸுகளிலும் சாதாரண பாடங்களோடு இஷ்டமான பாடமாக கிருஷி சாஸ்திரத்தையும் சேர்த்திருக்கின்றன. ஆனால் இதுவரையும் யாதொரு செக்கண்டரி கலாசாலையிலும் கிருஷி சாஸ்திரம் படிப்பிக்க துடங்கவில்லை. ஆனால் அநேகம் எலிமெண்டரி கல்விச்சாலைகளில் இதனை சொல்லிக்கொடுத்து வருவதாக நான் தெரிந்துகொள்ளுகிறேன்.

88. எலிமெண்டரி கலாசாலைகளில் கிருஷி சாஸ்திரம் நடப்பானதுபற்றி, அந்த விஷயத்தில் ஒரு சரியான, பாட புஸ்தகம் உண்டாக்குவதற்குள்ள ஆவசியகம் நேரிட்டது ஆவசியத்தை அடைவதற்கு நான் நடப்புவருஷத்தில் 5, 6, 7, கிளாசுகளில் மாணாக்கர்கள் உபயோகத்திற்காக கிருஷி சாஸ்திரத்தை குறித்து மூன்று பாட புஸ்தகங்கள், நடப்புவருஷத்தில் வெளியிட்டேன். இவைகளை, ஏதாவது அதிகம் விபரங்களோடுகூட நேரில் கிருஷி செய்பவரின் உபயோகத்திற்காக ஒரே புஸ்தகமாகவும் பிரஸித்திப்படுத்தியிருக்கிறது. சர்க்கார் திவான் பேஷ்க்காரர்களும் தாசில்தாரர்களும் இந்த புஸ்தகத்தில் ஒவ்வொன்றாக வாங்க வேண்டுமென்று கவர்மெண்டு தயவாக ஆக்ஞாபித்திருக்கிறது.

89. லகுபத்திரிகைகள்.— நடப்புவருஷத்தில் அடியில் விவரிக்கக்கூடிய லகுபத்திரிகைகள் பிரஸித்திப்படுத்தப்பட்டன:

1. பிரவுதற்குள்ள தேங்காய் திரிக்கெடுப்பது.
2. மண்ணில் நீறு சேர்ப்பதினால் உள்ள குணம்.
3. வாழைநாரை உரிக்கும் மாதிரியும் அதனை உபயோகிக்கும் ரீதியும்.
4. முத்துச்சோளம் பயிர் செய்வது.
5. நெல் ஒவ்வொன்றாக பறித்து நாற்று நடுவதிலுள்ள குணம்.
6. நம் கிருஷியில் உடன்தான் நடத்தக்கூடிய பரிஷ்காரங்கள்.
7. இரும்பு கலப்பைகளுடைய குணத்தைப்பற்றியுள்ள ரிப்போர்ட்டு.
8. தென்னையின் வியாதியும் அதை மாற்றச்செய்யும் வழிகளும்.
9. அலகபாத் காக்ஷியில் இருந்து உண்டானதான பாடங்கள்.

90. மேல் சொன்னதையும் கூட்டி இதுவரையிலும் 29 லகுபத்திரிகைகள் டிப்பார்ட்மெண்டினால் பிரஸித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

போன வருஷத்தில் போலவே லகுபத்திரிகைகளின் பிரதிகளை. தாலுக்கா கச்சே
ரியிலிருந்து கிடைத்ததான லிஸ்ட்டுகள் அனுசரித்து நிஜமாக கிருஷிசெய்பவருக்கும்
ஸ்ரீமூலம பிரஜாசபையிலே இப்பொழுதுள்ள மெம்பருகளுக்கும் முன்பு மெமபருயிருந்த
வர்களுக்கும் கிருஷி சங்கங்களுக்கும மற்ற பொதுவான சங்கங்களுக்கும் அனுப்பி சேர
க்கப்பட்டது. லகுபத்திரிகைகள் கிடைக்கவேண்டுமென்று இந்நாட்டு குடியானவர்களும்
மைசூர், பரோடா, கோயம்புத்தூர், கொச்சி, மலையாளமுதலிய இடங்களிலே, குடியானவர்
களும இன்னும அனேகம் பேர்களும் தம தம் மனுக்களை அனுப்பினார்கள் ஆக மொத்தம்
இந்த லகுபத்திரிகைகளுக்கு விசாலமான பிரசாரம் உண்டு, அவைக்குள்ள ஆவசியகமும்
ஸ்திரமாக கூடிவருகிறது இப்பொழுதுள்ள கஷ்டம் ஆவசியத்தை நிரவேற்றுமபடிக்கு அதி
க எண்ணிக்கையான லகுபத்திரிகைகள் வேண்டிவதுதான். 1085 ாம வருஷம் முடிவுபரிய
ந்தம் பிரசித்தப்படுத்தின லகுபத்திரிகைகளுடைய பிரதிகள் ரொம்பவும் முன்னுடியே முடி
வு பெறறன. இவைகளை புஸ்தகமாக அச்சடிப்பதற்கு 1910 ாம் வருஷம் செப்டெம்பர்
மாசம் 19 ாம் தேதியில் L. R. 9175 வது நம்பர் லெட்டரில் கெவர்மென்டு அனுமதிகொ
டுத்திருக்கின்றன. இந்த ஜோலி இதுகாறும் முடிவுபெறாதது மிகவும் கஷ்டம் தான். ஆ
னதினால் லெகுபத்திரிகைக்குள்ள அனேக மனுக்கள் என் ஆபீஸில் தீர்மானம் ஆகாமல்
கிடக்குகின்றன.

91. பிரசங்கங்கள்;—ஸர்க்யூட்டு போகக்கூடிய உத்தியோகஸ்தருடைய் வேலையில்
முக்கிய இனங்களில் ஒன்று பிரசங்கங்கள நடத்துவதாயின.

சம்ஸ்தானத்தில் அனேகம் இடங்களில் நான் 25 க்கு மேல் எண்ணிக்கை பிரசங்க
ங்கள் செய்யப்பட்டன. இவைகளில் இரண்டு பிரசங்கங்கள் ஸ்ரீமூலம் பிரஜாஸபை நடந்த
காலையில திருவனந்தபுரத்தில் நடத்தப்படவும மற்றவை வேறு இடங்களில் நடத்தப்படவு
ம் செய்தன. திருவனந்தபுரத்தில் நடத்தின பிரசங்கங்கள் அலகபாத் காட்சியைக் குறித்
தும் தெங்கு வியாதியைப் பற்றியும் ஆயின. இவை மாயதிபத்தோடுகூட நடத்தப்பட்டன.

92. மிஸ்டா மாதவன் பிள்ளை, மிஸ்டர் சிவராம பிள்ளை மிஸ்டர் அனந்தநாராயணய்ய
ர், மிஸ்டர் வி. வி. பட்டதிரி இவர்களும் இவர்களின் சஞ்சாரங்களில் உபயோகமுள்ள
கிருஷி விசயஙகளைக் குறித்து அனேகம் பிரசிங்கள் செய்ததுண்டு.

93. நாட்டு பாஷை வர்த்தமான பத்தரங்கள்;—டிப்பார்ட்டுமென்று வகையான லெ
குபதத்திரிகைகளை, பத்திரங்களில், புனரபி, பிரசித்தப்படுத்தவும், கிருஷி சங்கதிகளைக் குறி
த்து மறுஇடங்களில் இருந்து உபயோகமான அறிவுகள், வாசிப்பவர்க்கு உண்டுபண்ணிக்
கொடுப்பதும், சம்ஸ்த்தானத்தில் நாட்டு பாஷையிலுள்ள பத்திரங்களில் சிலவை, டிப்பார்
ட்டுமென்டின், பிரவர்த்தியில், டிப்பார்ட்டுமெண்டை சகாயம் செய்வதாயிருக்கிறது.

94. எழுத்துக்குத்துகள்;—நிசமாய் கிருஷி செய்யும் கிருஷிகாரர்களில் கிருஷி விவ
ஸாயத்தினிடமாக விருப்பமுள்ளவர்களிடம் இருந்து ஏராளமான கேள்விகள் 1086 ாம்
ஆண்டில் எனது கச்சேரியில் கிடைத்திருக்கின்றது. அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படி
விரும்பின விஷயங்கள் முக்கியமாக (1) தண்ணீர் பாய்ச்சலுக்கு வேண்டியதான இயந்திர
ஸாமகிரிகைகள் (2) இரும்பு கலப்பையும் வேறு கிருஷி ஆயுதங்களும், (3) எருவும் தென்
னை வியாதிகளும (4) மாடுகளும், மாடுகளின் போஷணத்தலும் (5) வித்துக்களை கன்
(6) புதியதான விளைவுகளும் விதைகளும் (7) கெல்லை ஒவ்வொரு நாளும் பறித்து நடுவது
(8) வெண்ணெயுண்டாக்குவது (9) தேனீ வளர்த்தல் (10) கிருஷி வித்தியாப்பியாசம் (11)
பஞ்சலைமை உண்டுபண்ணுதல் இவையாயிருந்தன. இந்த விதமான கேள்விகள் முக்கியமாக
வை ஸம்ஸ்தானத்தின் எல்லா இடங்களிலும் இருந்து எண்ணிக்கையில்லாமல் வருமபோ
து கிருஷிவிஷயங்களில் ஜனங்களுடைய மனதில் பொதுவாக அபிப்பிராயம் உண்டாயிருப்பதாகி
நன்கு விளங்குகிறது.

95. காட்சிகள்;—கவர்மென்றுவகை குடிகளாவது கடப்பு வருஷத்தில் யாதொரு
விதமான காட்சைகளும் நடத்தினதில்லை. அடுத்தடுத்து நாலு தடவை காட்சை நடத்தின
தச்சிவைர காட்சி ஏற்படுத்தி போலால் இரண்டு வருஷத்திற்கு ஒருதரம் காட்சை நடத்தினால்
போதுமென்று நிச்சயித்திருக்கிறார்கள்.

96. கவர்மெண்டு உத்தரவோடுகூட நான் 1910 ம் வருஷம் டிஸம்பர் மாசத்தில் அல
ஹபாத்தில் நடந்ததான, யுனைட்டெட்டு பிராவின்ஸஸ், காட்சியை பார்க்கவும் திரும்பி வந்து
இந்த எகஸிபிஷனைக்குறித்து ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டு கவர்மென்டுக்கு அனுப்பவும் செ
ய்தன. அதை அதன் பிறகு ஜனங்களுடைய அறிவுக்காக மலையாளத்தில் ஒரு லெகுபத்தி
ரிகையாக பிரசித்தப்படுத்தியிருக்கின்றன. அந்த காட்சியில் கிருஷி வகுப்பைக் குறித்து
விஸ்தாரமான விவரமும் அடங்கியிருக்கிறது. இந்த நிருபத்தில் நடப்புக்கு தெரிந்த
தேசத்தில் நன்று தெரிந்ததான கிருஷிசம்பந்தமானதும் வியாபாரசம்பந்தமானதும் உள்ள
காட்சி பதார்த்தங்களைக்குறித்து விசாலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

97. கிருஷிவட்டங்கள், [illegible] வகைகள் ஏற்பட்ட ன. [illegible] இரண்டோ யோககங்கள் [illegible] ஒரு கிருஷி [illegible] ஒரு [illegible] இருப்பதால் [illegible] கிருஷிக்காரர்களாக வேண்டியது. [illegible] கிருஷிக்காரர்களுக்கு [illegible] பிரவர்த்திப்பிக்கலாம்.

VIII. கிருஷியினுடைய பரிஷ்க்காரத்தின் அபிவிருத்தி. (கூடுதல்)

98. விதைகள்.—பட்டப்புவருஷத்தில் விதைகள் குடிகளுக்கு தடையின்றி கொடுக்கவே ண்டியது. அளவு ஆவசியத்துக்கு ஏற்றபடி போதாத்த நிறபில் விதைகளுக்கு ஆவசியம் அவ்வளவு அதிகமாயிருந்தன. குடிகளுக்கு கொடுத்த விதைகள் முக்கியமாக நிலக்கடலையும், மாக்குநெல்லும், அம்பசூர் நெல்லும், சோளமும், கிளிக்கொடமை, பருத்தியும், லோயா, பயறுமாயின.

99. நிலக்கடலைக்கு 350-மனுக்கள் வந்திருந்தன. ஆனால் 200-மனுக்காரருக்கு மட்டும் விதை கொடுத்ததுண்டு. போனவருஷத்தில் 200 க்கு மேல் இந்தவிதை கொடுக்கப்பட்டன. அதில் 80, பெயர்கள் அவர் விதைத்து பரிசோதனை செய்தது தெரிந்தவயின் நிப் போர்ட்டுகள் அனுப்பிற்ற. எல்லாபேர்களும் இந்த விளைவு விஜயமத்தாக்குமென்று குஜ-ு ப்படுத்தினார்கள் ஒரு காழி விதையிலிருந்து 15, இடங்காழி கிடைத்ததென்று ஒருவன் எனக்கு எழுதியிருந்தான், 200 விதைகளிலிருந்து விளைவு ஏகதேசம், 27 பரா கிடைத்ததென்று வேறொருவன் சொன்னான். ஒரு கிருஷிக்காரன் நிலக்கடலையிலிருந்து எண்ணை ஆட்டியெடுத்தால் ஒரு இடங்காழி விதையிலிருந்து ஒன்றேகால் காழி எண்ணை கிடைத்தது. நிலக்கடலை பரீக்ஷ செய்வதில் கிருஷிக்காரர்கள் காட்டக்கூடிய தாத்பரியமானது அவ்வளவு அதிகமாகையால் உல வருஷங்களுக்குள் அது கிருஷிதாலகரில் ஒரு சாதாரண விளைவாயி வருவதற்கு சர்வதா இடையுண்டு.

100. நிலக்கடலை காழிந்தால் பிறகு ஜனங்கள் வருஷமாய் பாய்ந்து செலுத்த ஆவசியபட்டவருகிறார்கள், இந்த விதை கிடைக்கவேணுமென்று 230- பெயர்கள் அபேட்சித்தார்கள். 180- பெயர்களுக்கு விதை கொடுக்கப்பட்டது. அவஸ்தா பேதங்கள் அனுகூலமாயிருக்க இடங்களில் பாக்கு நெல் கிருஷி செழிப்பாயிருந்ததென்று தெரியசெய்தருக்கிறது. அது நஞ்சை நிலங்களிலும் நஞ்சை விரிப்பு நிலங்களிலும் கிருஷி செய்து பார்த்தால் நன்றாயி விளையக்கண்டார்கள் ரெம்பவும் அதிகம் உண்டான விளைவு நஞ்சை நிலத்தில் 4 இடங்காழி விதை விதைத்ததிலிருந்து இருபது பரா நெல்லு கிடைத்ததாயிருந்தன.

101. வேறு இனம் விதைகள் கொடுத்ததைக் குறித்துள்ள விபரங்கள் அடியில் பட்டிகையாக காட்டப்படுகின்றன.

விதை	கிடைத்த மனுக்களின் எண்ணிக்கை	தீர்ப்புசெய்ததான மனுக்களின் தகை
அம்பசூர் நெல்	23	4
சோளம்	107	35
கிளிக்கொமடி புல்	10	10
பருத்தி	5	3
லோயா பயர்	20	4

102. உரங்கள்:—நித்து நிலங்களில் போட்டு பரிசோதனை செய்வதற்காக ஏதேனும் குடிகளுக்கு கொஞ்சம் அவையில் விலையின்றி வெடியுப்பும் எல்லும் கொடுக்கப்பட்டன. இரண்டு மூன்று பேர்கள் இந்த உரங்களை அவர்களே விலைக்கி வாங்கிக்கொண்டார்கள். டிப்

பார்ட்டு மெண்டில், தனஸ்த்தி, நிமித்தம் விதைகளைப்போல அவ்வளவு அபரிமிதமாக விலை கூடாமல் உரங்கள் விதரணம் செய்வதற்கு டிப்பார்ட்டுமெண்டுக்கு கூடினதில்லை, என்றாலும் அந்தந்த இடத்தில் கிடைத்ததான உரங்களை சேர்க்கவும், உபயோகிக்கவும் செய்வதற்கு சரியான வழிகளை குடிகளுக்கு சொல்லிகொடுக்கவும் இந்த உரங்களுடையவும் வேறு உரங்களுடையவும் உபயோகத்தை நேரில் உபயோகித்து அவைகளை காட்டவும் செய்து, குடிகளுக்கு குணமான சகாயம் டிப்பார்ட்டுமெண்டு செய்திருக்கின்றன.

103. இடங்களிலுள்ள உரங்களை சம்பாதித்தாவது, சாணத்தை சரியாக சேர்க்கும் ரீதியையும், புண்ணாக்கினுடையவும் எல்லினுடையவும் உபயோகங்களைக் குறித்து குடிகளுக்கு பிரதானமாக, உபதேசம் செய்யப்பட்டது. இந்த உபதேசத்தின் பலமாக சில குடிகள் இந்த விஷயங்களில் முயற்சி செய்ய, நிலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். கால் நடைகளின் உரங்களை வெய்யிலும் மழையும்பட்டு அவைகள் கெட்டுபோகாமலிருப்பதற்காக அந்த உரத்தின் மீது சில பேருகள் புரைகள் கெட்டியிருக்கிறார்கள். இதுகாறும் புரமே, தள்ளப்பட்டிருந்ததான புண்ணாக்கை நாஞ்சநாட்டில் நிறைய நிலங்களுக்கு உரமாக இப்பொழுது செம்மையாய் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஒரு வியாபாரி 1050-வது வருஷம் அவிடத்துக் குடிகளுக்கு 500 கண்டியமிலும், புன்னக்காயி புண்ணாக்கு விற்றதாக என்னுடன் சிலர் சொன்னார்கள். வேறு ஒரு பரிசரம் ரீதியான வியாபாரி நெல் நிருவிக்கு ஒரு பிறத்தியேக வளம் தயார செய்து, விலைக்கு கொடுப்பதற்காக நாகர்கோவிலுக்கு சமீபம் பெருவிளையில் ஒரு கிறமமான வளம் வியாபாரசாலையாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த வளக்கூட்டில் புன்னக்காயி புண்ணாக்கும் வேப்பின் புண்ணாக்கும், எல்லுப்பொடியும், சாம்பலும், நீறும் இறச்சிக்காரன் எரிந்த உச்சிஷ்டங்களும், கொம்புப்பொடியும், ரோமமும், அடங்கியிருப்பதாய் நான் தெரிகிறேன். 116 பவுண்டு கொள்ளுவதான சாக்குக்கு 2½ ரூபா கிரயமாக கொடுக்கப்பட்டுவருகிறது. ஒரே ஏக்கருக்கு 5 முதல் 6 வரைக்கும் சாக்கு போதுமென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்பொழுது ஒரு நெல் நிருவிற்கு இந்த வளத்தை உபயோகித்து பரிசோதனை செய்வதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன். இதின் குணங்களை குறித்தே அடுத்த வருஷத்திய ரிப்போர்ட்டில் பேசிக்கும்படி நான் எத்தனிவேனென்று எண்ணுகிறேன். 600 சாக்கு, இந்த உரம் 1086-வது வருஷத்தில் விலைகிரயம் செய்திருக்கிறார்களென்றும், இந்த வருஷத்தில் இதிலும் கூடுதலாக விற்பதற்கு நிச்சயித்திருக்கிறார்களென்றும் இந்த வியாபாரவேலை செய்யும் சாலையின் மானேஜர் என்னிடம் சொன்னார்.

104. கிருஷிக்காரர்களுக்கு வேண்டிவதான வேலையாயுதங்கள்:—பரிஷ்க்காரமான தான கிருஷி வேலைஆயுதங்கள் அனேக ரீதிகள் உள்ளவைகளில் கிருஷிகாரருக்கு யோஜிப்பானதில்: கனம் குறைந்தவகையான, இருமபுகலப்பைகளை மட்டிலும் குடியானவர்கள் இதுகாறும் சுவிகரித்திருக்கின்றன. சென்ற வருடம் உம் க்ளாமாக்ஸ் கலப்பைகள் டிப்பார்ட்டுமெண்டு முகாந்திரம் அவர் விலைக்கு வாங்கிறார்கள். இந்த கலப்பை நாட்டு கலப்பையை பார்க்கிலும மேன்மையுள்ளதென்று அதனை பரிசோதித்திருக்கியதான எவரும் சம்மதித்திருக்கிறார்கள், என்றால அனேகம் ஜனங்கள் அதன் விலைக்குறித்தும் அதினுடைய கனத்தை பற்றியும் ஆவலாதி சொல்லுகிறார்கள். இங்கனம் வருத்துவதற்குள்ள செலவோடுகூட இதற்கு ஒன்பது ருபாய் விலையாகுறது. அதின் கனத்தை பார்த்தால் மட்டும், நலல தரத்திலிருக்கிற ஒரு ஜோடி காளைகளை உபயோகிப்பது ஆவசியமாகுறது. இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் 58-ாம் வகுப்பில் பிறஸ்தாபித்துருகிற மெஸ்டன் கலப்பை க்ளமாக்ஸை அதிசயிக்கிறது. வருத்துவதற்குள்ள செலவோடுகூட அதன் விலை, 4- ரூபா ஆகுறது. அதின் கனம க்ளாமாக்ஸினுடைய கனத்தைப்பார்க்கிலும் ரொம்பவும் குறவாகிறது. மெஸ்டன் கலப்பைக்கு இப்பொழுதே ஏராளம் மனுக்கள் கிடைத்திருக்கிறது. நடப்பு வருஷத்தில் இந்த கலப்பை அனேகம் எண்ணிக்கைகள் விற்ககூடுமென்று தோணுகிறது.

105. ஒற்ற ஞாற் பரித்து நடுவதின் ரீதி—நெல் ஒற்ற ஞாறாக பரித்து நடுகிறதாயுள்ள ரீதியினைக்குறித்து குடிகளோடு உபதேசிப்பதற்கும் அதை கொஞ்ச இடத்தில் பரிசோதனைசெய்து பார்ப்பதுக்கியன்றமட்டிலும் அனேகம்பேருகளோடு உத்சாகிப்பதற்காகவும ஆக போனதடவை ஞாற் பரித்து நடுங்காலையில் டிப்பார்ட்டுமென்று உத்தியோகஸ்தர்கள் சில தாலூக்காவில் சஞ்சரித்தார்கள். இதுமுலமாக திருவல்லாயில், 40 பெயரும் நெய்யாற்றின்கரையில, 8 பெயரும் கொட்டாரக்கரையில் இரண்டுபெயரும், ஒச்சிறையில் இரண்டு பெயரும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமுள்ள இடங்களில இதை பரிசோதனைசெய்து பார்த்தார்கள. இது நாட்டு நடப்பைப் பார்க்கிலும் மேன்மையுள்ளதென்று இவர்கள் எல்லாப் பேயருக்கும போத்தியம்வந்தன. இந்தப் பிரவர்த்தியை புதிசாக ஏதாவது இடங்களிலும் கூட விஸ்தரிப்பதற்காக இந்த தடவை ஞாறு பரித்து நடுங் காலயிலும் உத்தியோகஸ்தர்கள் ஸஞ்சரித்துவருகிறார்கள்.

IX. தென்னை வியாதி.

சாமான்யமாய் நடப்புவருஷம் நடந்தினதாயுள்ள இந்த வேலையின் பிரதான லட்சணங்கள், சென்ற இரண்டு வருஷங்களில் நடந்தினதாயுள்ள பரிசோதனைகளை, தொடர்ந்து நடத்தினதும் 1085-ம் ஆண்டு ஆரம்பமாகுதில் அறிவித்த வண்ணம் டிப்போ ஏற்பாடு நடத்தியதிலும் ஆகின. இந்த பத்ததியை ஆத்தியமாக அநுமதி கொடுத்த காலம் 1086-வருஷம் முடிவோடொட்ட முடிவுபெற்றமையால் சர்க்காரைக் கொண்டு 1087-ம ஆண்டு அந்தியம்வரையிலும் இந்த காலத்தை நீட்டப்பெட்டது.

107. ரோகபாதிதமான பிரதேசம்—சென்ற வருஷத்திலுள்ள றிப்போர்ட்டில் 51,504 ஏக்கர் விஸ்தாரமுள்ள இடங்களில் ரோகம், பாதித்திருப்பதாக சொல்லியிருப்பது ஏகதேசமான கணக்குமாத்திரம் ஆயிருந்தன என்று 1085-ம வருஷத்து றிப்போர்ட்டில் பிரஸ்தாவித்திருந்தன. காயங்குளத்திலும் ஆலப்புழையிலும் மொத்தம் ரோகபாதிதங்களான விருட்சங்களை சூட்சமமாக பரிசோதனைசெய்து கணக்குகள் எடுக்கும் ஜோலி 1086-ம் ஆண்டு முடிவில் ஆரம்பித்தது. இந்தப் பிரவர்த்தி இப்போழுது மிக்கவாறும் பூர்த்தியாயின. இதினைக்குறித்துண்டானதான தொகைகள் அடியில் காட்டப்படுகின்றன.

இடம்	பறம்புகளுடைய எண்ணிக்கை	விருட்சங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை	ரோகம பாதிக்கப்பெட்ட விருட்சங்களின தொகை	நசிப்பிக்கணம் என்று சிபார்சைசெய்த விருட்சங்களின் எண்ணிக்கை
காயங்குளம்	1 ,440	5,94,872	2,04,872	3,539
ஆலப்புழை	310	9,219	3,769	764
ஆக	10,750	6,04,091	2,08,052	4,303

108. ரோகம், பாதித்திருப்பதான வேறு எல்லா இடங்களின் வகைக்காக இது போன்றதான கணக்கு காலக்கிரமத்தில் சேகரிக்கவேணுமென்று உத்தேசித்திருக்கிறது காயங்குளம் ஜென்றக்கிருள் ஆக 5,94,872 விருட்சங்கள் உண்டானதில் 2,04,283 விருட்சங்கள் அல்லது உத்தேசம 100 க்கு 34, விதம் எண்ணிக்கைகள் மட்டுமே ரோக பாதிதங்கள் ஆயிருந்தன. என்றால் ஆலப்புழை ஜென்றதில் ஆவது, ரோகபாதை ஏகதேசம் 100 க்கு 41, வரையாயின். நாசம் செய்யவேண்டுமென்று சிபார்சை செய்ததான விருட்சங்கள் ரோகத்தில் முடிவுதசையை பிரபிக்கிறதும யாதொருவிதபி இல்லையானதும ரோகம வாசியாகமாட்டாத என்றதும் ஆகின்றன. அந்த விருட்சங்கள் காபலம் இல்லாமல் வெகுபக்காலம் ஆனிருந்தால், அவைகளை நாசம் செய்வதற்கு உடமஸ்தர்களுக்கு கொஞ்சமாவது ஆட்சேபம் இருக்கவிட்டாது. அந்த விதம் உள்ளதாக காயங்குளத்தில் 3,539 விருட்சங்களும் ஆலப்புழையில் 764 விருட்சங்களும் உண்டென்பதாக கணக்குக்கூட்டியிருக்கிறார்கள்,

109. காயங்குளம் ஜென்டரை சம்பந்தித்து ரோகபாதை எவ்வளவு எல்லையில் உண்டென்று நிர்ணயிக்கப்பெட்டிருக்கிறது. காயங்குளம் மஜிஸ்டிரேட் கோர்ட்டு கெட்டிடத்திலிருந்து கிழக்கு, அந்த ரோட்டில் முன்னாமயில் தூரத்துக்கு ரோகம் வியாபித்திருக்கிறது. வடக்கே மாவேலிக்கரை ரோட்டில் செட்டிகுளங்கரை, க்ஷேத்திரத்திற்கு அதப்புறமும் காத்திகப்பள்ளி ரோட்டில நாலுவைக்கு அப்புறவும் ரோகம் காணவில்லை தெற்கே, கீரிகுளம் கருநாகப்பள்ளி என்ற இரண்டு தனித்தனியான இடங்களில் இடக்கும் ரோகபாதிதங்களான இடங்கள் ஒழித்து விதம் அதிர்த்தி நிச்சயமாகும் மேற்கே கடல்கரை பரியந்தம் ரோகம், பாதித்திருக்கிறது.

110. நடப்புவருஷத்தில் வியாதி பாதித்ததான மூன்று புதிய பிரதேசங்களில் விபரம் டிப்பார்ட்டுமென்டில் தெரியப்படுத்தப்பட்டன. அவை பத்தனம்புரம் தாலூகில் அந்சலிலும், திருவல்லாய் தாலூக்கில், நிரணத்திலும் ஏற்றுமானூர் தாலூக்கில புன்னத்துறையிலும் ஆகின. முதலாவது சொன்னதாயுள்ள இரண்டு இடங்களில ரோகம் பாதித்த ஆக 109 விருட்சங்களும் மற்றதில் 20 விருட்சங்களும மட்டிலும உள்ளது, கான்தானே இந்த பிரதேசங்களை சென்றுபார்க்கவும ரோகம பிடித்ததாயுண்டான விருட்சங்களுக்கு தீயிட்டுமும் போடுவதற்கு குடிகளிடம் உபதேசிக்கவும் செய்தன. குடியானவா இதற்கு

VIII. 1086-ம் ஆண்டில் வெட்டரிநெறி ஆபீஸர்கள் சஞ்சரித்து பாதுகாத்த மிருகங்கள்.

உத்யோகஸ்தன்	ஸ்தானம்	போய் பார்த்த ஸ்தலங்கள் (இடங்கள்)	பாதுகாத்த மிருகங்களின் எண்ணிக்கை			
			அகலவா கசம்	மிருதுப வருக்கம்	வேறு	மொத்தம்
ஜெ. எல். போப்பன்	வெற்றரிநெறி இன்ஸ்பெக்டர்	இராவணன்சிறை	...	...	1	1
		நெய்யாற்றின்கரை	...	...	1	1
டி. மாதவருஜு	ஷை	கல்குளம்	1	203	1	205
		விளவங்கோடு	..	65	...	65
		இரணியல்	...	8	..	8
பி. கெ. ராமகிருஷ்ணன் தம்பி	ஷை	கொன்னி	...	...	2	2
		திருகாரியூர்	...	...	6	6
		பத்தனபுரம்	...	...	2	2
		மேலயாத்தூர்	...	...	2	2
		தொடுபுழை	...	....	7	7
		பருா	...	...	1	1
எம். தாண்டவேசுரய்யர்	வெற்றரிநெறி ஸப் இன்ஸ்பெக்டர்	சோ்த்தலை	...	...	1	1
		வைக்கம்	...	...	1	1
		குன்னி	...	...	6	6
		மாணிமலை	...	..	1	1
		மலயாற்றூர்	..	...	1	1
		கோழஞ்சேரி	...	12	2	14
		பத்தனம்திட்டை	...	2?1	....	231
		கூத்தாட்டுகுளம்	...	60	....	60
		திருவல்லா	...	...	..	....
		கவியூர்	...	..	...	...
எஸ். சேஷய்யங்கார்	ஷை	கல்குளம்	...	3	....	3
		இரணியல்	1	24	2	27
		விளவங்கோடு	...	17	...	17
		நேமம்	....	....	....	....
		வால்ராமபுரம்	..	..	...	...
		நெய்யாற்றின்கரை	...	2	....	2
		திருவாரத்தூர்	...	...	...	....
		செங்கல்	....	2	...	2
		குளத்தூர்	..	...	...	...
		பாரசாலை	..	2	....	2
		கொல்லன்கோடு	...	...	....	....
		மன்காடு	...	...	...	....
		மின்சிறை	..	...	....	....
		குழித்துறை	...	1	..	1
		அருமனை	...	1	...	1
		களியக்காவிளை	...	1		1
		கொல்லை	...	1	...	1
		மருதில்	.	...	...	....
		மலையின்கீழ்	...	2		2
ஜி. நாணுபிள்ளை	ஷை	விளப்பு	...	1		1
		நெடுமங்காடு	1	47	1	49
		வாமனபுரம்	1	5?		55
		ஆற்றுங்கல்	1	25	3	29
		கிளிமானூர்	..	30	...	37
		மடவூர்	....	5?	....	58
		நாவாயிக்குளம்	..	3?	...	37
		வர்க்கலை	...	2?		27
		செங்கோட்டை	1	1?	...	13
		ஆக...	6	932	4?	980

IX. 1086-ம் வருடம் சிகில்ஸை செய்ததான கிருஷிக்கு உபயோகமுள்ளதான கால்நடைகளின் கணக்கு.

ஆசுபத்திரி	ஜீவபிருணிகளின் விபரணம்	சேர்த்தது	விடுதலை செய்தது	இறந்தது
திருவனந்தபுரம்	பசுக்களும் காளைகளும்	298	290	8
ஷை	எருதுகள்	97	97	...
கோட்டயம்	பசுக்களும் காளைகளும்	553	548	5
ஷை	எருதுகள்	30	27	1
நாகர்கோவில்	பசுக்களும் காளைகளும்	662	649	13
ஷை	எருதுகள்	165	191	4
ஷை	ஆடு	3	...	....
	ஆக...	1,808	1,752	31

DECLARATION.

No. 9621/L R. & F.

Under Section 4 of the Land Acquisition Regulation, III of 1067, it is hereby declared that 17 acres and 6 cents of land from 84 survey numbers in the Puliyannoor and Meenachil *Pakuthies*, Meenachil taluk, belonging to and now in the occupation of Varki Pothen and others, is required in connection with the improvement of the Puliyannoor-Vazhur Road.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th September 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

DECLARATION.

No. 9622/L. R. & F.

Under Section 4 of the Land Acquisition Regulation, III of 1067, it is hereby declared that 8 acres and 16·55 cents of land from 15 survey numbers in the Vazhur *Pakuthi*, Changanacherry taluk, belonging to and now in the occupation of Krishnan Govindan and others, is required in connection with the improvement of the Puliyannoor-Vazhur road.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th September 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

DECLARATION.

No. 9656/L. R. & F.

Under Section 4 of the Land Acquisition Regulation, III of 1067, it is hereby declared that 1,85,168 square feet of land from 22 survey numbers in the Theroor *pakuthi*, Agasteeswaram taluk, belonging to Savarimuthu Vythian and others and now in the occupation of Vythian Savarimuthu and others are required for the 25th and 26th miles of the Thovala Channel.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th September 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan

NOTIFICATION.

Under Section 7 of Regulation III of 1076, as amended by Regulation V of 1085, the following persons are appointed the President and Members of the Town Improvement Committee, Padmanabhapuram :—

President.

The Dewan Peishkar, Southern Division.

Vice-President.

The Division Assistant, Southern Division.

Official Member.

The Sanitary Officer, in charge of the Padmanabhapuram District.

Non-Official Members.

1. Mr. Maruthanayagom Pillai, Fort, Padmanabhapuram
2. Mr Padmanabhan Thampy, Vakil, Munsiff's Court, Thuckalai.
3. Mr. Lakshminarayana Iyer, Vakil, Munsiff's Court, Thuckalai, residing at Puliyurkurichi.
4. Mr. T. N. Velayuthan Pillai, Retired Sub-Overseer, P. W. D., Thuckalai.
5. Mr. Mathulsa Rowthar, Thuckalai.
6. Mr. Appavoo, Vakil, Munsiff's Court, Thuckalai.

Huzur Cutcherry, Trivandrum,
3rd September 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

NOTIFICATION.

No. G. 5075.

Under Section 4, Sub-Section 3, of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, III of 1076, as amended by Regulation V of 1085, Padmanabhapuram, as comprised within the boundaries herein under specified, is declared a "Town" for the purposes of that Regulation.

The Regulation shall come into force in this town on the 1st Thulam 1088/17th October 1912.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
3rd September 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

Boundaries.

North. Road leading from the main Southern Road to Padmanabhapuram *via*, Charoade as far as Valliyur and goes along the road to Coolasegarom as far as Pattaniculam and coming round Pattaniculam, and thence along the southern boundary of survey Nos. 722, 726, 727, 739, 740, and 741, 800 and 801, of Kalkulam Pakuthy and the northern Fort wall.

East. Eastern Fort wall, portion of the southern Fort wall, road leading from Padmanabhapuram south Fort wall to main road *via*, Puliacurichy including Puliacurichy granom.

South. Main southern road.

West. Western side of survey Nos. 3179, 3181, 3190, 3193, 3196, 3209, 3237, 3232, 3231, 3230, 3229, 3227, 3226, 2493, 2492, 2488, 2490, 2495, 2502, 250 , 25 , 1704, 1703, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1668, and 1665 of Thuckalay Pakuthy.

Rules relating to the disposal of arms, ammunition and military stores, forfeited or confiscated to the Government, sanctioned by His Highness the Maha Raja under date the 24th August 1912 / 9th Chingom 1088.

1. All arms, ammunition and military stores forfeited or confiscated to the Government under the provisions of the Arms Regulation, V of 1084, or under the provisions of any other law for the time being in force, shall be sent to the Superintendent of Police.

2. Arms, ammunition and military stores which can be utilised by the Police or by any other Department, may be retained and brought into use with the sanction of the Government. Arms, ammunition and military stores not so retained, may be sold to licensed dealers or other persons authorised to possess them.

3. Arms, ammunition and military stores not disposed of according to Rule 2 supra, shall be broken up and the materials sold.

4. Arms, ammunition and military stores not disposed of in the manner provided in Rule 2 or Rule 3 supra, shall be destroyed.

5. The Superintendent of Police shall forward to the Court or officer from whom any arms, ammunition and military stores have been received, a certificate regarding the action taken, as soon as practicable.

6. The Superintendent of Police shall keep or cause to be kept a register of the arms, ammunition and military stores received, showing the following particulars:—

(a) serial number (for each year separately);

(b) the Court or officer from whom the arms, ammunition and military stores were received;

(c) the date of receipt;

(d) how disposed of;

(e) the date of disposal;

(f) the date of despatch of certificate to the Court or officer.

7. The Superintendent of Police, shall, in his annual report, give information as to the number or quantity of arms, ammunition and military stores, received and dealt with under these rules, how they were disposed of, and what the amount of the sale proceeds, if any, was.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

അറിയിപ്പ്.

പബ്ലിക് കാര്യങ്ങൾക്കായി കുടികളുടെ പേരിൽപതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ സർക്കാരിൽനിന്നു ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൧൦൮൭-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു തെയ്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

പുലിയന്നൂർമുതൽ പാഴൂർവരെയുള്ള റോഡിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി മീനച്ചൽ താലൂക്കിൽ പുലിയന്നൂർ മീനച്ചൽ പകുതികളിൽനിന്നും വക്കി ചോത്തൻ മുതൽപേരുടെ പേരിൽ പതിഞ്ഞു അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ൪൪ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ൧൭ ഏക്കർ ൩൫ സെന്റു സ്ഥലം എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൩-ാം

ദിവാൻ പി, രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

അറിയിപ്പ്.

പബ്ലിക് കാര്യങ്ങൾക്കായി കുടികളുടെ പേരിൽപതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ സർക്കാരിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൧൦൮൭ ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൭-ാം വകുപ്പു അനുസരിച്ചു തെയ്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

പുലിയന്നൂർമുതൽ പാഴൂർവരെയുള്ള റോഡിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പാഴൂർ പകുതിയിൽ കുഞ്ഞൻ ഗോവിന്ദൻ മുതൽപേരുടെ പേരിൽപതിഞ്ഞു അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ൧൯ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ൩ ഏക്കർ ൧൩൭൫ സെന്റു സ്ഥലം എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൩-ാം

ദിവാൻ പി, രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി, ഐ. ഇ.

അറിയിപ്പ്.

പബ്ലിക് കാര്യങ്ങൾക്കായി കുടികളുടെ പേരിൽപതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ സർക്കാരിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൧൦൮൭ ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു തെയ്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

തോവാള ചാനൽ ൨൦-ാം മൈൽ ൫൬-ാം ഫർലോങ്ങ് അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ തെരൂർ പകുതിയിൽ ശവരിമുത്തു വൈദ്യൻ മുതൽപേരുടെ പേരിൽപതിഞ്ഞു വൈദ്യൻ ശവരിമുത്തു മുതൽപേരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ൨൨ നമ്പ്ര വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ൧൫൦൦ ചതുരശ്രഅടി സ്ഥലം എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൩-ാം

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി, ഐ. ഇ.

പരസ്യം.

൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ ൪-ാം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൯-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം താഴെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവരെ പത്മനാഭപുരം പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററിയിലെ പ്രസിഡണ്ടായും മെമ്പർമാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസിഡെണ്ട്
തെക്കൻഡിവിഷൻ ദിവാൻപേഷ്കാർ.

വൈസ് പ്രസിഡെണ്ട്

തെക്കൻഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്.

സക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാർ

പത്മനാഭപുരം ഡിസ്ത്രിക്ട് ചാർജ് വഹിക്കുന്ന സാനിട്ടേറി ആഫീസർ.

സക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത മെംബർമാർ

൧. പത്മനാഭപുരത്തു കോട്ടയ്ക്കകത്തു മിസ്റ്റർ മത്തനായകംപിള്ള.
൨. തക്കല മുൻസിഫ്കോട്ടുവക്കീൽ മിസ്റ്റർ പത്മനാഭൻതമ്പി.
൩. പുലിയിക്കുറിച്ചിയിൽ പാർക്കുന്ന തക്കല മുൻസിഫ്കോട്ടു വക്കീൽ മിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മിനാരായണയ്യർ.
൪. പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ സബ് ഓവർസിയരായിരുന്നു അടുത്തുണവാങ്ങി താമസിക്കുന്ന തക്കല മിസ്റ്റർ റി. എൻ. വേലായുധൻപിള്ള.
൫. തക്കല മിസ്റ്റർ മാതൻസാ റാവുത്തർ.
൬. തക്കല മുൻസിഫ്കോട്ടുവക്കീൽ മിസ്റ്റർ അപ്പാവു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൪ സെപ്തംബർ ൩൦-.

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

പരസ്യം.

൧൦൮൯-ാമാണ്ടത്തെ ൫-ാം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൩-ാമാണ്ടത്തെ പട്ടണസംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമുള്ള ൩-ാം റെഗുലേഷന്റെ ൪-ാം വകുപ്പു ൩-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം ഇതിനു താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അതൃത്തിക്കുള്ളിട്ട പത്മനാഭപുരത്തെ ആ റെഗുലേഷനിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പട്ടണമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ റെഗുലേഷൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ ൧൯൧൪-ാം വർഷം അക്ടോബർമാസം ൧൭-ാംനു ൧൦൯൦-ാമാണ്ടു തുലാമാസം ൧-ാം മുതൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൪ സെപ്തംബർ ൩൦.

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

അതൃത്തികൾ.

വടക്കു—മെയിൻ തെക്കൻറോഡിൽ നിന്നു ചാരോട്ടുവഴി പള്ളിയാർവരെ പത്മനാഭപുരത്തേക്കു പോകുന്ന റോഡും പിന്നീടു കലശേഖരത്തേക്കുള്ള റോഡിൽക്കൂടി പട്ടാണികുളംവരെയും പട്ടാണികുളത്തിനു ചുറ്റും പിന്നീടു കൽക്കുളം പകുതിയിൽ സർവെനമ്പർ ൭൨൨ ൭൨൩ ൭൨൭ ൭൩൯ ൭൪൦ ൭൪൧ ൭൫൦ ൮൦൧ ഈ വസ്തുക്കളുടെ തെക്കെ അതൃത്തിയിൽ കൂടിയും വടക്കെ കോട്ടമതിൽ

കിഴക്കു—കിഴക്കെകോട്ടമതിലും തെക്കെകോട്ടമതിലിന്റെ ഒരംശവും പത്മനാഭപുരം തെക്കെ കോട്ടമതിലിൽ നിന്നു പുലിയിക്കുറിച്ചിഗ്രാമം ഉൾപ്പെടെ പുലിയിക്കുറിച്ചിയിൽ കൂടി പ്രധാന റോഡിലേക്കുപോകുന്ന റോഡു.

തെക്കു—തെക്കെ പ്രധാനറോഡു.

പടിഞ്ഞാറു—തക്കലപകുതിയിൽ സർവെനമ്പർ ൩൧൭൯ ൩൧൮൧ ൩൧൯൦ ൩൧൯൩ ൩൧൯൬ ൩൨൦൯ ൩൨൩൭ ൩൨൩൨ ൩൨൩൧ ൩൨൩൦ ൩൨൨൯ ൩൨൨൭ ൩൨൨൫ ൨൪൫൩ ൨൪൫൨ ൨൪൫൫ ൨൪൯൦ ൨൪൯൫ ൨൫൦൨ ൨൫൦൧ ൨൫൧൩ ൧൭൦൪ ൧൭൦൩ ൧൭൦൧ ൧൭൦൦ ൧൬൯൯ ൧൬൯൫ ൧൬൯൭ ൧൬൮൫ ൧൬൮൬ ഈ സർവെനമ്പർ വസ്തുക്കളുടെ പടിഞ്ഞാറുവശം.

Notification.

No. G. 5001.

In modification of the Notification published at page 1731 of the Government Gazette dated 27th August 1912, the following revised lists of plague-infected areas and passport stations are published for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
6th September 1912.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

A—Plague-infected Areas.

I.—In the Madras Presidency.

District.	Taluk.	Village or town.	District	Taluk.	Village or town.
Anantapur	gooty.	Konakondla.	..		
Bellary.	Hospet.	Gadiganurn.			
Chittoor	Madanapalle.	Madanapalle.			
Coimbatore.	Coimbatore	Kunniamuttur	Salem ...	Hosur.	Belagondapalli. Moruppalli. Nallur.
	Kollegal.	Chikkamalapuram. Mullur. Sattegalam.			
	Palladam.	Pidampalli.			
Nilgiris, The.	Coonoor ..	Coonoor. Horasolai (hamlet of Kottagiri). Wellington Cantonment.	South Canara	Mangalore.	Mangalore. Mennabettu.
				Udipi ...	Kodavur.
	Ootacamund.	Ootacamund.			

II.—Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities — District and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities — District and states, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
I. Mysore ...	The whole province.	II. Bombay —*contd.*	3. *Southern Division* —
II. Bombay.	1. *Northern Division*—		(*a*) Districts— Belgaum. Bijap r Dharuar.
	(*a*) District— Surat.		(*b*) Town and Port— Vengurla.
	(*b*) Towns and Ports— Bhiwndi. Bombay.		
	2. *Central Division*— District— Satara.		

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
II. Bombay —*contd.*	*Political Charges*— States and Agencies— Kolhapur and Southern Mahratta Country.	VI. Burma.	(*a*) Districts— Hanthawaddy. Maubin. Myaungmya. Pegu. Prome. Tharrawaddy. Thaton. Yamethin. (*b*) Towns and Ports— Bassein. Moulmein. Rangoon.
III. Bengal.	Towns— Calcutta. Howrah.		
IV. Behar and Orissa.	Districts— Monghyr. Muzaffarpur. Patna. Saran. Sonthal Parganas.		
V. The Punjab.	(*a*) Districts— Ferozepore. Gujrat. Gujranwala. Gurgaon. Gurudaspur. Hissar. Jhelum. Jullundar. Ludhiana. Lyallpur. Montgomary. Rawalpindi. Rohtak. Shahpur. (*b*) State— Patiala. (*c*) Town— Patiala.	VII. The United Provinces.	Districts— Azamgarh. Ballia. Bahraich. Basti. Gorakhpur. Hardoi. Moradabad.
		VIII. Kashmir.	Jammu.

B.—PASSPORT STATIONS.

South Indian Railway

Mangalore.

The Nilgiri Railway.

Coonoor. Wellington.	Ootacamund. Fernhill.

Madras and Southern Mahratta Railway.

Gudupalli. Kuppam.	Mulanur. Patchur.	Gadiganuru.

2. Persons arriving from the places above mentioned should be required to take out passports.

NOTIFICATION.

No. 9382/L. R. & F.

In supersession of Notification No. 7604/L. R., dated the 12th August 1907, published in the Government Gazette dated the 20th August 1907, it is hereby notified, under sanction of His Highness the Maharaja, that more than (100) one hundred acres of land shall not be registered under the Puduval Rules, in the name of a single individual, except with the previous sanction of the Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th August 1912.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. 9358/L. R. & F.

It is hereby notified that the revised rules for the destruction of the useless records of the Land Revenue Department, dated the 28th October 1911, issued under Section I of Regulation III of 1057, and published at page 5 of the Government Gazette dated the 2nd January 1912, shall apply also to the records of the Melkanganom, Madapad and Sanketham Cutcherries and the offices subordinate thereto.

2. It is further notified that Item No 12 (Register of births and deaths) in the list of records to be *destroyed* in the Village Offices (Appendix II) shall be omitted from that list and included in the list of records to be preserved (Appendix I).

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 24th August 1912.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. 393.

It is hereby notified, for the information of all Heads of Departments and Offices, that P. W. D. Maistry, Velayudhan Sooriamoorthy Pillai of Parur, has been dismissed from the service and that his re-entertainment in any Department of the Public Service is prohibited.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
6th September 1912

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. G. 5067.

Under Clause 2 of Section 7 of Regulation III of 1076 as amended by Regulation V of 1085, M. R. Ry. K. Parameswaran Pillai Avergal, B. A. & B. L., High Court Vakil, practising at Quilon, is appointed a non-official member of the Town Improvement Committee, Quilon, for a term of three years.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 9th September 1912.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

പരസ്യം.

൧൦൮൫-ാമാണ്ടത്തെ ൫-ാം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൬-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൭-ാം വകുപ്പു ൨-ാം ഖണ്ഡമനുസരിച്ചു കൊല്ലത്തു വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന ഹൈക്കോർട്ടുവക്കീൽ മ. രാ. രാ. കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ. അവർകളെ കൊല്ലം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മട്ടിയിൽ ൩ വർഷകാലത്തേക്കു ഒരു അനൌദ്യോഗമെമ്പറായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൯-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ്സെക്രിട്ടെറി,
എ. ജെ. വിയറാ.

NOTIFICATION.

No. G. 5081.

In continuation of the Notification dated 8th August 1908, published on page 1119 of the Government Gazette dated 11th August 1908, it is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Raja, that, when rowers of cabin boats are engaged and detained by Government servants on behalf of the Government or of Government officers or of private gentlemen, and the services of the rowers are not actually utilised, they shall be given, in future, batta at the rate of (7) seven chackrams per day or fraction of a day. If the rowing charges earned fall short of the batta in any case, the rowers shall be given the batta instead of the rowing charges.

Huzur Cutcherry.
Trivandrum, 5th September 1912.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

നമ്പ്ര G. ൫൦൮൧.

പരസ്യം.

൧൯൦൮-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റുമാസം ൧൧-ാം-നു സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ ൧൧൧൯-ാം വശത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ൧൯൦൮-ാം വർഷം ആഗസ്റ്റുമാസം ൮-ാം-ലെ പരസ്യത്തിനു തുടർച്ചയായി കല്പനപ്രകാരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ഗവർൺമെൻറിന്നൊ ഗവർൺമെൻറു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കൊ ഗവർൺമെൻറു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത സാധാരണ മാന്യപുരുഷന്മാൎക്കൊ വേണ്ടി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ക്യാബിൻബോട്ടുകളുടെ തണ്ടുകാരെ ഏല്പിച്ചുനിർത്തി താമസിപ്പിക്കയും അവരെക്കൊണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ ജോലിചെയ്യിക്കാതെയിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തണ്ടുകാൎക്കു മേലാൽ ഓരോ ദിവസത്തിന്നൊ ദിവസത്തിന്റെ അംശത്തിന്നൊ ഏഴു ചക്രം വീതം പടികൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. വല്ല സംഗതിവശാലും അവൎക്കു ലഭ്യമായ തണ്ടുവലിക്കൂലി പടിയെക്കാളും കുറയുന്നതായാൽ അവൎക്കു കൂലിക്കു പകരം പടികൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ സെപ്തംബർ ൫-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ.
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ്സെക്രിട്ടറി,

Legislative Department.

NOTIFICATION

No. 126/L.

With reference to the Notification L. No. 93, dated the 25th July 1912, published on page 10[illegible] of Part I of the Gazette, dated the 30th July 1912, it is hereby notified that the Legislative Council meeting is postponed to Thursday, the 17th October 1912/1st Thulam 1088, at 12 Noon.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 24th August 1912.

(By Order),
K. NARAYANAN PANDALAI,
Secretary to the Legislative Council.

പരസ്യം.

൧൯൧൨-ാംവൎഷം ജൂലൈമാസം ൩൦-ാംലെ ഗസററ ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ ൧൦൪൮-ാംപുറത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ൧൯൧൨ ജൂലൈ ൨൫-ാംലെ L. ൯൩-ാംനമ്പർ പരസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ, നിയമനിൎമ്മാണസഭായോഗം ൧൯൧൨-ാംവൎഷം അക്ടോബർമാസം ൧൭-ാംക്കു ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു തുലാമാസം ൧-ാം ഉ വ്യാഴാഴ്ച ൧൨ മണിക്കു കൂടുന്നതിനായി മാററിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ ആഗസ്റ്റ് ൨൪-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
കെ. നാരായണൻ പണ്ടാല,
നിയമനിൎമ്മാണസഭാ സെക്രട്ടറി.

CIRCULAR.

No. G. 5040.

Heads of Departments and Offices in the Capital are informed that such of their subordinates as desire to attend the College Day function on Friday the 20th September 1912, may be granted a half holiday from 2 P. M. that day.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 9th September 1912

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government

നമ്പർ ൪൨൦൨ / D.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൨൨-൧-൮൮

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരത്തു മതിലകത്തു ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം ൨൭-ാംമുതൽ തൃക്കൊടിയേറി തിരുവുത്സവം തുടങ്ങി നടക്കേണ്ട വകക്കു സദ്യക്കും കലശം ഉൾപ്പെട്ട ചിലവിനും ൪൫൩ പറ നാഴി ചമ്പാ ഉണക്കലരിയും ൭൦൩ പറ പാണ്ടി വെള്ള പുഴുക്കലരിയും ടി മാസം ൨൨-ാംമുതൽ തുടങ്ങി നടക്കേണ്ട വലിയ ഗണപതിഹോമംവകക്കു ൩൧൦൦ പറ മേനി ഉണക്കലരിയും ഇതിന്നും (൫൭൮൮) അയ്യായിരത്തി എഴുനൂററി എൺപത്തിഎട്ടു പറ അരി വേണ്ടതാകകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ

൧. ടി വക അരി പഴുപ്പു പൊടിമുതലായതു ഇല്ലാതെയും നല്ല മേനിയായിട്ടും ലേലസമയം കാണിക്കുന്ന തരത്തിനു ശരിയിട്ടും ഉണക്കുള്ളതായും ശേഖരിച്ചു കുത്തകക്കാരൻെറ ചുമതലയിൽതന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും ഉത്സവമഠം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രമത്തിനു ഉത്സവമഠം സ്റ്റോറിലൊ ചട്ടംകെട്ടുന്ന മററുസ്ഥലങ്ങളിലൊ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും രസീതു വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു. കുത്തകക്കാരൻെറ ചുമതലയിൽ അരിവച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ഉത്സവമഠത്തിൽ നെല്പുരയും ഉള്ളടത്തോളം സ്ഥലം കുത്തകക്കാരൻ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ഉത്സവമഠം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുക്കുന്നതും അതിലേക്കു ഉത്സവമഠം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്ന വാടക കുത്തകക്കാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨. അരി ഏല്പിക്കുന്നവകക്കു കന്നിമാസം ൧൫-ാംമുതൽ തവണതുടങ്ങുന്നതും ഉത്സവമഠം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാധാരണയായി കുത്തകക്കാൎക്കു ഇൻഡൻറു എഴുതികൊടുക്കുന്നതും ആ ഇൻഡൻറുകളനുസരിച്ചു അതതു കാലാകാലങ്ങളിൽ മുട്ടിനും നെരുക്കത്തിനും ഇടയാകാതെ ശരിയായി ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൩. ആവശ്യപ്പെടുന്ന അരിക്കു സാധാരണയായി കുത്തകക്കാരനു മുന്നറിവു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പെട്ടെന്നു അത്യന്തിരമായി അരി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കുത്തകക്കാരൻ മുന്നറിവു കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനു തക്കം പറയാതെ ഉടനടി ഏല്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഏല്പിക്കുന്ന അരിയുടെ അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഏല്പിച്ചതിലേക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള [illegible] ഗുണദോഷം അവർ ബില്ല ഹാജരാക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഹാജരാകുന്ന ബില്ലു പരിശോധിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതിന്നു [illegible] ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

൫. മേൽപ്രകാരം അരി ശേഖരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്നതിന്നു ൫൦൦ രൂപായിൽ കുറയാതെ ഡെമണി കെട്ടിവെക്കുന്നതിന്നും മറ്റും ആളുകളെ കൊണ്ടു ഏറ്റുകൊള്ളിക്കാൻ തക്കവണ്ണം [illegible] ഗവൺമെണ്ടിലെ ചുമതലപ്പെട്ട ആഫീസർ സഹായിക്കുന്നതിനു തക്കവണ്ണം ആളുകളെ കുറിച്ചു എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതു ആളുകൾ ഡെമണി ഹാജരാക്കി ഉടമ്പടി എഴുതിവെച്ചു കത്തകയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ലേലസമയം (൫൦൦) രൂപാ ഡെമണി കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ഡെമണി കെട്ടിവെക്കാത്ത ആളുകളെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകയാൽ അരിയും കത്തകയും ഏറ്റെടുപ്പാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ൧൦൮൭-മാണ്ടു കന്നിമാസം ൩൦-നു മുമ്പായി ഹജൂർ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൬. കത്തകയ്ക്കുള്ള വിളികേൾക്കുന്നവരിൽ ഗവൺമെണ്ടിന്റെ യുക്തംപോലെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങനെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടുകഴിയുമ്പോൾ ലേലസമയം കെട്ടിവെക്കുന്ന ഡെമണിക്കു പുറമെ കത്തകക്കു ഏല്പിക്കുന്നവരിടെ രൂപാ ഡെമണിക്കു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതും ശേഷം ആളുകളുടെ ഡെമണി ഉടനെ തിരിയെ കൊടുപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കുന്നവർ ഏല്പിക്കുന്ന അരിയുടെ ഒട്ടുക്കുള്ള വിലയിൽ നൂറിനു ആറുവീതം ഡെമണി ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഏഴുദിവസത്തിനകം കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും അവരിടെ സ്വന്തചിലവിന്മേൽ ക്രമപ്രകാരം മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൭. ലേലത്തിൽ വിളികേട്ടതിന്റെ ശേഷം മേൽവകുപ്പിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള കാലത്തിനുള്ളിൽ പോരാത്ത ഡെമണി ഹാജരാക്കി ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കാതെയോ ഉടമ്പടിചെയ്തു കത്തക നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അരി ഏല്പിക്കാതെയോ ഹാജരാക്കുന്ന അരി മേനിയില്ലാത്തതായും തരമില്ലാത്തതായും ഉണക്കില്ലാത്തതായും ഇരിക്കയോ ൧൦൦ കത്തകയിൽനിന്നും പിൻമാറുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ വിഘ്നപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ൧൦൦ കത്തക ആദായത്തിനു ലേലംവിളിപ്പിച്ചോ വേറെവിധം ഏർപ്പാടുചെയ്തോ നടത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ നടത്തിക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെണ്ടിലേക്കു നഷ്ടംവന്നാൽ ആവക നഷ്ടത്തിനു ലേലസമയം വെച്ച ഡെമണി പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽകൂട്ടുന്നതുംകൂടാതെ ആവക നഷ്ടം ആദ്യകത്തകക്കാരന്റെ ബാക്കി ഡെമണി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിൽനിന്നും അതുകൊണ്ടു പോരാതെവന്നാൽ കത്തകക്കാരന്റെ സ്ഥാവരജംഗമസ്വത്തുക്കളിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിഖ ഈടാക്കുന്ന മാതിരിയിലും വസൂൽചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. മേൽപ്രകാരം വേറെവിധം നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഗവൺമെണ്ടിലേക്കു ലാഭംവരുന്നപക്ഷം അതിലേക്കു ആദ്യകത്തകക്കാരൻ അവകാശംപറഞ്ഞുകൂടാത്തതാകുന്നു. കന്നിലധികം ഇനം അരി കത്തകയെടുത്തിട്ടുള്ള ആളും അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇനമോ ഇനങ്ങളോ ക്രമപ്രകാരം ഏല്പിക്കാതെ വിഘ്നപ്പെടുത്തുന്നതായാലും ആ ഇനത്തിന്റെയോ ഇനങ്ങളുടെയോ അയാൾ ഏറ്റിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയോ കത്തകയും ഗവൺമെണ്ടിന്റെ യുക്തംപോലെ റദ്ദാക്കാവുന്നതും മേൽപ്രകാരം നടപടി നടത്തി അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും അയാളിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിഖ ഈടാക്കുന്നമാതിരിയിൽ വസൂലാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

൮. മേൽവിവരിച്ചിട്ടുള്ള തുക ഉദ്ദേശമായി എഴുതിട്ടുള്ളതും അടിയന്തിരം നടക്കുന്ന ക്രമത്തിനു കൂടുതൽ കുറവായി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പെട്ടന്ന വിലയനുസരിച്ചു ഏല്പിക്കേണ്ടതും കുറവായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മുഴുവനും ഏല്ക്കണമെന്നു കത്തകക്കാരൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൯. ൧൦൦ വക അരി ഉത്സവമഠത്തിലെ പാക്ക ഉത്സവമഠത്തിലെ നടപ്പനുസരിച്ചു അന്നു ക്രമപ്രകാരം ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦. കൂടുതലായി വല്ല വിവരവും അറിയുന്നമെന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ ഉത്സവമഠംമുഖാന്തരം അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧. ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കുന്നവരെ കത്തകക്കു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നടത്തിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു

൧൦൮൭ ചിങ്ങം ൨൨-

ഗവൺമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടെറി
ഏ. ജെ. വയറാ

LIST OF SECURITIES IN THE CUSTODY OF THE ACCOUNT OFFICER ON 31-12-87.

Stock Certificate.		Pro-Notes.			On whose behalf held.	Amount of Stock Certificate.	Remarks.
No.	Year.	No.	Year.	Amount. Rs.		Rs.	
833/358	1896-7	M 003633	1896-97	600	Mr. Shackelton, Store Keeper, P. W. D.	600	
826/352	Do.	M 002271	Do.	100	Do.	300	
		M 002272		100			
		M 004258		100			
837/362	Do.	M 002987	Do.	100	Ramanarayana Aiyar, Store Keeper, P. W. D.	100	
836/361	Do.	M 002488	Do.	100	M. Krishna Pillai, Store Keeper, P. W. D.	100	
835/360	Do.	M 003134	Do.	100	M. Thomas, Butler, Traveller's Bungalow.	100	
834/359	Do.	M 003366	Do.	100	Madhusoodhanan Pillai, Official Stamp Vendor	300	
		M 00 :629		100			
		014882		100			
832/357	Do.	M 002568	Do.	1,000	Ranga Row, Cashier, P. W. D.	2,000	
		M 001847		500			
		055867		500			
845/137	1879	M 013311	1854-55	200	Muthumathevan Pillai, Accountant, Chepad.	200	
851/146	Do.	M 011879	Do.	2,000	Bhagaravur Swamiar's Temple Vazhivad Fund	3,400	
		M 011880		1,000			
		M 011883		400			
850/148	Do.	112281	Do.	1,000	Kaviyur Devaswom Fund.	8,000	
		064918		1,000			
		064947		1,000			
		064946		1,000			
		064945		1,000			
		064914		1,000			
		064943		1,000			
		064942		500			
		064941		500			
846/138	Do.	M 015320	Do	200	Aiyappan Chidambaram, Proverthy Accountant	200	
847/139	Do.	102550	Do.	200	Narayana Pillai, Amin.	200	
853/115	Do.	M 015237	Do.	100	Malayankulam Temple Fund.	600	
		M 015238		500			
820/112	Do.	064949	Do.	3,000	Cullen Prize Fund	3,000	

LIST OF SECURITIES IN THE CUSTODY OF THE ACCOUNT OFFICER ON 31-12-87—(contd.

Stock Certificate No.	Stock Certificate Year	Pro-Notes No.	Pro-Notes Year	Pro-Notes Amount Rs.	On whose behalf held.	Amount of Stock Certificate Rs.	Remarks.
849/141	1879	064560	1854-5	5,000	Cullen Scholarship Fund	5,000	
845/147	Do	096582	Do.	3,000	Archu Bhov Pashpanjali Fund	3,000	
842/144	Do	M000623	1900-1	500	Krishnan Raman, Mavelikara Proverthicar	500	
848/140	Do.	M000373	Do.	200	Mathevan Pillai, Thekkekara Proverthy Accountant, Mavelikkarai	200	
		B 030900		25,000			
		B 026115	1854-55	25,000			
		M 000530		10,000			
		M 000610		10,000			
858/150	Do.	057524	1900-1	10,000	Sreepadam Fund	92,000	
		M 000615		1,000			
		M 000659		1,000			
		M 000598		10,000			
851/149	Do.	M 000516	Do.	300	M. G. John, Forester,	300	
865/157	Do.	016036	1842-43	3,500	Krishna Pillai, Huzur Treasurer	7,000	
		101651		3,500			
870/162	Do.	105540	Do.	300	Padmanabhan Narayanan, Thalavia Proverthy Accountant.	300	
871/163	Do.	M 007972	Do.	200	Raman Narayanan, Accountant, Chavara.	200	
872/164	Do.	M 008045	Do.	200	Krishnan Sankaran Accountant, Chavara.	200	
873/165	Do.	197179	Do.	200	K. P. Gabriel, Clerk, Munsiff's Court.	200	
875/167	Do.	M 068143	Do.	100	Kosh Yohannan, Anchal Peon.	100	
863/155	Do.	095106	Do.	13,000		14,000	
		102652		1,000	Kaviyur Devaswom Fund.		
866/158	Do.	095703	Do.	1,000	Dewan Rama Row's Dwaulesi Katialay Fund	2,000	
		105851		1,000			
868/160	Do.	060132	Do.	1,000	Harvey Memorial Fund.	1,000	
867/159	Do.	035099	Do.	1,000	Dewan Rama Row's English Scholarship Fund.	1,500	
		050098		500			
869/161	Do.	093101	Do.	500	Dewan Rama Row's Sanskrit Scholarship Fund.	500	
864/156	Do.	M 097668	Do.	10,000	Sreepadam Fund.	10,000	
883/170	Do.	M 005591		10,000			
		M 004705	1879	10,000	Do	20,000	

ടൌൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ കമ്മറ്റി ആഫീസ തിരുവനന്തപുരം.

൧൯൧൨ ജൂലായി മാസം [illegible] ൧൦൮൭ ആനിമാസം [illegible] ശനിയാഴ്ച ദിവസം കൂടിയ കമ്മിററി യോഗത്തിലെ നടപടികൾ

ഹാജർ

ര. രാ രാ എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ ബി. ഏ. ബി. എൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ

ജി. പത്മനാഭയ്യർ അവർകൾ

മിസ്റ്റർ എഫ്. പി ഫർനാണ്ടിസ്

,, ബഹദൂർ സാഹബ ഹാജിദാവൂദ് ഹാജി ജാഫർസെട്ട

ഗവർമെൻറ ലാററുകൾ സെക്ഷൻ [illegible]

I. (ഏ) ചെയിൻ പൈപ്പർ മെഷിനിലെ ആവശ്യമുള്ള ചില സാമാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലാറർ വായിച്ചു

റിക്കാർഡുചെയ്തു

( ) കഴിഞ്ഞ [illegible] സംബന്ധിച്ചു കോട്ടയ്ക്കകത്തു ആസ്പത്രി പുറയിടത്തിലും അയിറാനിമുട്ടത്തും കെട്ടീട്ടുള്ള പുരകളെപ്പററി സിനിയർ ദിവാൻ പേഷ്കാർ [illegible] നമ്പരിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള ലാററിന്റെ പകർപ്പുസഹിതം [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലാറർ വായിച്ചു

റിക്കാർഡുചെയ്തു

(സി) ക[illegible] ഡാക്ടർ മിസ്റ്റർ പ്ലൊറിക്ക തെക്കെതെരുവിൽ [illegible] കൊട്ടപ്പിക്കേണ്ട സംഗതിയെപ്പററി [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലററർ വായിച്ചു

റിക്കാർഡുചെയ്തു

(ഡി) കമ്മററിയുടെ കീഴിലുള്ള വിചാരിപ്പുകാരന്മാർക്കും ശിപായിമാർക്കും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലാറർ വായിച്ചു

റിക്കാർഡുചെയ്തു

(ഇ) ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൂൾസ് മുതലായവകളുടെ പകർപ്പുകൾ അയക്കത്തക്കവണ്ണം ആഫീസിൽ ക്രുട്ടാൽപകർപ്പുകൾ ഇല്ലെന്നു [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലാറർ വായിച്ചു

റിക്കാർഡുചെയ്തു

(എഫ്) ചെടികളെ ഈ കമ്മിററിയുടെ ആധീനത്തിൽ എടുത്തു അതിനെ ശുചിയായി വയ്ക്കാൻ പാടില്ലയൊ എന്നു [illegible] നമ്പരിൽ വന്ന ലററർവായിച്ചു

കമ്മിററിയിൽ നിന്നും [illegible] നമ്പരിൽ എഴുതി അയച്ചിട്ടുള്ളതിൻവണ്ണം ഉള്ള [illegible] കളെ [illegible] ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറുവഴിയായിട്ടും നടത്തിച്ചു ഏല്പിച്ചതിൽപിന്നെ ആ കുളത്തെ ഈ കമ്മിററിയിൽ നിന്നും ശുചിയായി വച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ഗവർമെൻറിലേക്ക എഴുതണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു

II. പ്രസിഡൻറിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ആലോചനകളും സെക്ഷൻ [illegible] വിട്ടുകാരന്മാർ [illegible] ശരിയായ സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കാത്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ വായിച്ചു

സമാധാനം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ വിട്ടുകൾക്ക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കരത്തിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു

III. മെമ്പറന്മാരുടെ പ്രൊപ്പോസലുകൾ സെക്ഷൻ [illegible] ബി സി.

ഏ പുത്തൻ ചന്തയിൽ മിസ്റ്റർ [illegible]രുടെ വീട്ടിന സമീപമുള്ള മുക്കിനെപ്പററി മിസ്റ്റർ എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അയച്ച പ്രൊപ്പോസിഷൻ വായിച്ചു

പ്രൊപ്പോസിഷനെ മിസ്റ്റർ ഫർണാണ്ടിസ് പിൻതാങ്ങിപറകയും ഐകകണ്ഠ്യേന [illegible] മുക്കിനെ ശുചിയാക്കിവെച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ഹെൽത്താപ്പീസർക്ക എഴുതി അയക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കയും ചെയ്തു

[illegible] ചെങ്കൽചൂളക്കുളത്തിന്റെ കരയിൽ കെട്ടീട്ടുള്ള പുരകളെ [illegible] വൃണ [illegible] പാർപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സംഗതിയെപ്പററി മിസ്റ്റർ ജി പത്മനാഭയ്യരുടെ പ്രൊപ്പോസലിനെ വായിച്ചു

പ്രൊപ്പോസലിനെ മിസ്റ്റർ ഫർണാണ്ടിസ് പിൻതാങ്ങി പറകയും ഐകകണ്ഠ്യേന [illegible] പുരകളെ ശുചിയാക്കി വെച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ഹെൽത്താപ്പീസർക്ക എഴുതി അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കയും ചെയ്തു

IV. വേലവകുപ്പു റിപ്പോർട്ടും വരവുചിലവിന്റെ കണക്കും

ഇല്ല

V. നോട്ടീസും മറ്റും കൊടുപ്പു

നമ്പ്ര	പേര	സെക്ഷൻ	തീരുമാനം
൧.	[illegible] സ്വയിൽ [illegible]	[illegible]	കുടിവെക്കുന്ന [illegible] വാക്കിട്ടുള്ള [illegible] നമ്പർ [illegible] ബോധി[illegible] എന്നും പ്രസ്താവന എഴുതി [illegible] പ്രധാന [illegible] പിടിപ്പിക്കണമെന്നു [illegible] എല്ലാ [illegible]

നമ്പ്ര	പേര്	സെക്ഷൻ	തീരുമാനം
			മുമ്പുള്ള സ്ഥലം തന്നെയോ എന്നു ടൌൺ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നും
൨.	ശങ്കരനാരായണയ്യർ പഴവങ്ങാടി	൪൦	എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളനുസരിച്ചു പടി കെട്ടുന്നതിനു അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്നു
൩.	നടരാജയ്യർ	൪൦	അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനു [illegible] ലൈസൻസു കൊടുക്കണമെന്നു

VI ഹർജി തീരുമാനം

നമ്പ്ര	പേര്	ഹർജിചുരുക്കം	തീരുമാനം
൧	സുബ്രഹ്മണ്യ മുതലിയാർ	നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുകരം കൂടുതലാണെന്നു	പ്രസിഡന്റിനെയും മിസ്റ്റർ [illegible] സെട്ടിനെയും ഹർജിയെ പറ്റി ശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിലേക്കും സബ് കമ്മിറ്റി മെംബറന്മാരായി നിയമിച്ചു
൨.	വി. നാരായണയ്യർ	നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുകരം കൂടിപ്പോയി എന്നു	ടി
൩.	സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ കരമന	ടി	ടി
൪.	ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ	ടി	ടി
൫.	നാരായണയ്യർ ജനാർദ്ദനയ്യർ	ടി	ടി
൬.	രാമൻ അയ്യപ്പൻ [illegible] മുട്ടക്ക	ടി	ടി
൭.	രാമസ്വാമി അയ്യർ പത്മനാഭയ്യർ	വീട്ടിനു മുമ്പെ തന്നെ കരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഴയകെട്ടിലുകളെ [illegible] ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും	ടി
൮.	മുത്തുരാമൻ ഉച്ചി മാകാളി	നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളകരം കൂടിപ്പോയി എന്നും കരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചുകിട്ടണമെന്നും	ടി
൯.	പത്മനാഭൻ നാരായണൻ	വീട്ടിനു മുമ്പെ കരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ കരം കൊടുപ്പാൻ ശക്തിയില്ലെന്നും	ടി
൰.	നാരായണപിള്ള സുന്ദരം	വീട്ടുകരം നിശ്ചയിക്കത്തക്ക യോഗ്യത ഇല്ലെന്നു	ടി
൰൧	ആർ. രാമൻപിള്ള	നൂതന കെട്ടിടം കെട്ടീട്ടില്ലെന്നും പഴയവീട്ടുകരം നിശ്ചയിക്കത്തക്ക യോഗ്യതയില്ലെന്നും	
൰൨.	മാർത്താണ്ഡൻ മാടൻ	മുമ്പു വീട്ടുകരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു മാത്രമേ കരം ചുമത്താവൂ എന്നും	ടി
൰൩.	നാരായണി ഭഗവതി	നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുകരം കൂടുതലെന്നു	ടി
൰൪.	കാർത്ത്യായനിപിള്ള പാർവ്വതിപിള്ള	വീട്ടുകരത്തിൽനിന്നും ഒഴിച്ചുകിട്ടണമെന്നു	ടി
൰൫.	ആർമുഖം രാമസ്വാമിയും വേലായുധൻ കുഞ്ഞനും	വീട്ടുകരം മുമ്പെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒരു വീട്ടിൽ ചേർന്നതാണെന്നും	ഹർജിയിലെ സംഗതികളെ പറ്റി ടൌൺ ഇൻസ്പെക്ടർ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നു
൰൬.	ഗോവിന്ദൻ അയ്യപ്പൻ	പുതുതായി വീടു കെട്ടീട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്താപ വീട്ടു് ആദായമുള്ളതല്ലെന്നും	ടി

VII പ്രാസിക്യൂഷൻ ഇല്ലാ.

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്. എൻ. ഉണ്ണിയർ

പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി യോഗം.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കർക്കടകം ൨൭-നു ക്കു ൧൯൧൨ ജൂലായി ൧൧-നു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു സ്ഥലം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു കൂടിയ ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ. വി. രാമൻപിള്ള അവർകൾ, പ്രസിഡണ്ട്.
,, ജി. അയ്യപ്പൻപിള്ള അവർകൾ,
,, ജി വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ,,
,, കെ ജി. കൃഷ്ണപിള്ള ,,

൧. വൈക്കം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയിൽ ഏററുമാനൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സാനിട്ടെറി ആപ്പീസരെ എക്സ് അഫീഷ്യോ മെമ്പരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പററി തിരുവിതാംകൂർ സാനിട്ടെറി കമ്മീഷണർക്കു ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൧൨-നു-യിൽ ജി. ൩൭൧൭-ാം നമ്പരായി അയച്ചിട്ടുള്ള ലെട്ടറിന്റെ പകർപ്പോടുകൂടി ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൨൭-നു ജി. ൩൭൦൭-ാം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവർമെണ്ട് ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൨. ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺസർവൻസി റെഗുലേഷൻ ൫൫-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന ലൈസൻസിൽ നിബന്ധന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാണികളെ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പെ നിർബന്ധമായ പരിശോധനകൾ നിർബന്ധിക്കുന്നതു ചട്ടപ്രകാരം ഉചിതമാകുന്നതല്ലെന്നും, അതുകൊണ്ടു പ്രാണികളുടെ പരിശോധന [illegible] നിർബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കമ്മിററി പ്രസിഡണ്ടിനു ൧൯൧൨ ജൂൺ ൧൭-നു-യിൽ ജി ൩൪൦൪-ാം നമ്പരായി അയച്ചിട്ടുള്ള ലെട്ടറിന്റെ പകർപ്പോടുകൂടി ൧൯൧൨ ജൂൺ ൧൭-നു-യിൽ ൩൪൦൫-ാം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവർമെണ്ടു ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൩. സിവിൽ കോടതികളിൽ സാക്ഷികളായി ഹാജരാകുന്നതിലേക്കു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു കോടതികളിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന ചിലവുപടിയെപ്പററി ആഡിററ് ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൧൫/൩൧-ാം നു-യിൽ ടി. ജി. ൩൯൦-ാം നമ്പരായി അയച്ചിട്ടുള്ള ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൪. വൈക്കം സാനിട്ടെറി ഓവർസിയർ ജി. സദാശിവയ്യർക്കു ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ [illegible] അവധി [illegible] ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൭-നു-യിൽ ജി. ൩൭൩൪-ാം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൫. സാനിട്ടെറി [illegible] വൈക്കം ടൌണിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അതൃത്തികളേയും പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളേയും കാണിച്ചു ഒരു സ്കെച്ച് അയക്കുന്നതിനെപ്പററി ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൭-നു-യിൽ ൩൭൩൭-ാം നമ്പരായി അയച്ചിട്ടുള്ള ഗവർമെണ്ട് ലെട്ടർ വായിച്ചു.

സ്കെച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ലെട്ടർ രിക്കാർഡു ചെയ്യുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

൬. [illegible] ചട്ടങ്ങളെപ്പററിയും [illegible] പകർപ്പുകൾ അയച്ചിരിക്കുന്നതായി [illegible] സെക്രട്ടറിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൭-നു-യിൽ [illegible] നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൭. ൧൦൮൭-ാമാണ്ടത്തേക്കു ഗവർമെണ്ടു ഗ്രാൻറ് ൫൦൦ രൂപാ എന്നും ൧൦൮൮-ാമാണ്ടത്തെ ബഡ്ജററു അയച്ചു തരണമെന്നും [illegible] ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൯-നു-യിൽ ജി. [illegible] നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവർമെണ്ട് ലെട്ടർ വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൮. തഹശീൽദാർ അവധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ [illegible] ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ൧൯൧൨ ജൂലായിമാസം [illegible] വന്നിട്ടുള്ള കമ്പി വായിച്ചു.

രിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൯. രണ്ടു സാനിട്ടേറി വണ്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നതിനും ൧൦ തൊട്ടു വണ്ടികളും വാങ്ങിക്കുന്നതിനും കമ്മിറ്റിയുടെ ആധീനത്തിലുള്ള നീക്കിയിരിപ്പിൽ നിന്നും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ചിലവിനുള്ള ബഡ്ജറ്റിന്റെ പുറമെ ചിലവു ചെയ്യുന്നതിനു ഗവര്‍മ്മെണ്ടു കൃപാ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ൧൯൧൨ ജൂലായിമാസം ൩൦-യിൽ ജി. ൩൮൫൩-ം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവര്‍മ്മെണ്ടു ലെട്ടര്‍ വായിച്ചു.

റിക്കാര്‍ഡു ചെയ്തു.

൧൦. ൧൦൮൭ ചിങ്ങം ൧-ാം മുതൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴ് ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരലാവണത്തിൽ നിന്നും കണ്ടിജൻസിയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനു ഗവര്‍മ്മെണ്ടു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതായി ൧൯൧൨ ജൂലായിമാസം ൧൭-യിൽ ജി. ൩൮൫൦-ം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവര്‍മ്മെണ്ടു ലെട്ടര്‍ വായിച്ചു.

റിക്കാര്‍ഡു ചെയ്തു.

൧൧. തഹശീല്‍ദാര്‍ അവധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡെണ്ടിന്റെ ജോലി വഹിക്കുന്നതിനായി വൈക്കം മെഡിക്കൽ ആഫീസരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി അയച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ൧൯൧൨ ജൂലായി ൧൧൯-യിൽ ജി. ൩൮൭൩-ം നമ്പരായി വന്നിട്ടുള്ള ഗവര്‍മ്മെണ്ടു ലെട്ടര്‍ വായിച്ചു.

റിക്കാര്‍ഡു ചെയ്തു.

൧൨. ടൌൺസ് കൺസര്‍വെൻസി ആന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റു റെഗുലേഷൻ ൩൪-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും യാതൊന്നും മാധവകമ്മത്തിയും, ശങ്കരയ്യരും ഹാജരാക്കിട്ടുള്ള പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളോടു കൂടി പുതതായി പ്ലാൻ അയച്ചുതരണമെന്നു അവക്കു വീണ്ടും നോട്ടീസു കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൧൩. ചവറു തൊട്ടികൾ അററകുററം തീൎപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം ചിലവു വരുന്ന ചക്രത്തിനും വണ്ടി പുരയുടെ അററകുററം തീൎപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പററിയും സാനിട്ടേറി ഓവര്‍സീയര്‍ അയച്ചിട്ടുള്ള അടങ്കലോടുകൂടിയ ൧൦൮൭ കര്‍ക്കടകം ൨൯-യിലെ ൩൫, ൩൬, ൩൭ നമ്പ്ര റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വായിച്ചു. ആദ്യത്തെ രണ്ടു വേലയും ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങി ഒരു വാരത്തിനകം തീൎപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും വണ്ടിപ്പുര അററകുററത്തിനെപ്പററി ശരിയായ ഒരു അടങ്കൽ പ്രസിഡണ്ടിനു അയച്ചു തരുന്നതിനു ഓവര്‍സീയരോടു ചട്ടം കെട്ടണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൧൪. താഴെ പറയുന്നവരുടെ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകളെ ആലോചിച്ചു.

താഴെ പറയുന്നവക്കു പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥലം നോക്കി ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

നമ്പര്‍	പേരു	തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം
൧	സൂപ്പിമമ്മത്തു	൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കു വൈപ്പിറമ്പു മീൻ ചന്ത നടത്തുന്നതിനു ലൈസൻസിനു
൨	ആദിമ ഉമ്മർ	൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ കശാപ്പിനു
൩	കൊച്ചു മമ്മാപ്പിള്ള	൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കു കശാപ്പിനു
൪	ഇബ്രാഹിം പിള്ള	ടി

൧൫. താഴെ പറയുന്നവര്‍ ലൈസൻസു കൂടാതെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതായി കമ്മിറ്റിയുടെ അറിവിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സ്ഥലം പരിശോധന ചെയ്തു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതിനായി ഓവര്‍സീയരോടു ചട്ടം കെട്ടണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

നമ്പര്‍	പേരു	തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം
൧	ആഞ്ഞിലിക്കാവു നീലകണ്ഠൻ	കൊപ്രാ കയര്‍ മഞ്ഞൾ
൨	തെക്കേത്തയ്യിൽ ഗോവിന്ദൻ	ടി
൩	എടാകൂടത്തിൽ കുട്ടൻ	ടി
൪	പൈതാത്ത് കിട്ടു	ടി
൫	ഉതുരാംകടത്തു ചാത്തു	ടി
൬	കരിത്തറ കേശവൻ	ടി
൭	പുത്തൻ തറയിൽ കണ്ടൻ	ടി
൮	ഉപ്പുകുറുപ്പു	ടി

LIST OF SECURITIES IN THE CUSTODY OF THE ACCOUNT OFFICER ON 31-12-87—(*contd.*)

Stock Certificate.		Pro-Notes.			On whose behalf held.	Amount of Stock Certificate.	Remarks.
No.	Year.	No.	Year.	Amount. Rs.		Rs.	
887/174	1879	018296	1879	3,000	Krishna Pillai, Ennuv Treasurer.	3,000	
895/182	Do.	M 005349	Do.	100	Kesavan Kumaran, Devaswam Accountant, Nangiyarkulangara.	100	
896/183	Do.	M 005[illegible]15	Do.	100	S. Thiraviyam Pillai, Anchal Gumasta.	100	
897/184	Do.	M 0[illegible]5164	Do.	100	Rajagopalan Champakaraman, Anchal Master.	100	
889/176	Do.	187659	1865	1,000			
		M 013779		300	Cullen's Scholarship Fund.	1,300	
890/177	Do.	168396	Do.	700			
		153210		500	Sadasivan Pillai Memorial Fund.	1,200	
888/175	Do.	203924	Do.	2,000	Dewan Rama Row's Dwadesi Kattalay Fund.	2,000	
		161513		1,000			
885/172	Do.	120619	Do.	1,000	Dewan Rama Row's Temple Vazhivad Fund.	3,100	
		153211		1,000			
		203925		100			
898/185	Do.	137681	Do.	100	Dewan Rama Row's Sanskrit Scholarship Fund.	100	
894/181	Do.	015352	Do.	200	Nilakantan Raman, Accountant, Parichalay.	200	
893/180	Do.	M 016509	Do.	100	Velayudhan Pillai, Pallikkal Proverthy Accountant.	200	
		M 016492		100			
891/178	Do.	M 0[illegible]5[illegible]7	1865	500	Muthalagiri Naidu, Forest Ranger.	500	
892/179	Do.	M 01[illegible]027	Do.	100	Nilakantan Krishnan, Devaswom Chandiram, Haripad.	200	
		M 01[illegible]028		100			
899/186	Do.	190687	Do.	100	K. Shangarasubba Iyer, Amin, Trivandrum Central Nuzarat.	100	
908/187	Do.	M 013112	Do.	100	M. Thanumalayaperumal Pillai, Head Gumasta, Munsiff's Court.	200	
		M 013113		100			
886/173	Do.	187657	Do.	1,000	T. Muthia Pillai, for Brigade Samprathi Vedapothakam Pillai.	2,000	
		187655		1,000			
		099061	1842-43	10,000	Annatharama Iyer Charity Fund.		
		099052	Do.	10,000	Do.		
		152[illegible]10	Do.	10,000	Do.		
		122903	Do.	10,000	Do.		
		016[illegible]36	1879	2,000	Do.		

LIST OF SECURITIES IN THE CUSTODY OF THE ACCOUNT OFFICER ON 31-12-87—(*contd.*)

Stock Certificate.		Pro-Notes.			On whose behalf held.	Amount of Stock Certificate.	Remarks.
No.	Year	No.	Year.	Amount		Rs.	
		017956	1879	8,000	Anantharama Iyer Charity Fund.		
		016748	Do.	5,000	Do.		
		016239	Do.	5,000	Do.		
		016288	Do.	5,000	Do.		
		016237	Do.	5 000	Do.		
		016103	Do.	5,000	Do.		
		101705	1900-1	10,000	Do.		
		132702	1854-5	10,000	Do.		
		131251	Do.	20,000	Do.		
		114829	Do.	20,000	Do.		

Published for general information.

Central Account and Audit Office,
Trivandrum, 24th August 1912.

N. NARAYANA PILLAI,
Officiating Officer in Charge.

തിരുവിതാംകോട്ട സംസ്ഥാനത്തിലെ ൧൦൮൭ മാണ്ടത്തെപുതുക്കിയ ബഡ്ജെട്ടിനോടും ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജെട്ടിനോടും ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരണമായ ലേഖനം

൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള വരവു ചിലവു തുകകൾ:—

താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക [illegible] വരവു ചിലവു തുകകളെ കാണിക്കുന്നു:

മുതലെടുപ്പും പിരിവും	[illegible]	രൂപാ
ആണ്ടാദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപ്പു	[illegible]	,,
ആകെ	[illegible]	,,
ചിലവു		
[illegible] അസാധാരണ [illegible]	[illegible]	,,
	[illegible]	,,
ആണ്ടവസാനത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പു	[illegible]	,,
ആകെ	[illegible]	,,

ഇപ്രകാരം ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ പിരിവു ചിലവിനെക്കാൾ [illegible] രൂപാ കൂടിയിരിക്കുന്നു. [illegible] രൂപാ [illegible] പിരിവിൽ [illegible] ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ [illegible] രൂപാകളുടെ അസാധാരണ [illegible] ആണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പു [illegible] സംസ്ഥാനത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പു [illegible] രൂപായിൽ നിന്നും [illegible] രൂപായായി [illegible] ചെയ്തു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു [illegible] വരെ പാരാകളെ നോക്കുക.

൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജെട്ട എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ

[illegible] ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്ക് [illegible] വരവു [illegible] രൂപാ [illegible] ചിലവു വരുമെന്നു മുൻകൂട്ടി കണക്കു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.

	രൂപാ
പിരിവു	[illegible]
ആണ്ടാദ്യത്തിൽ ഇരിപ്പു	[illegible]
ആകെ	[illegible]
ചിലവു	[illegible]
ആണ്ടവസാനത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പു	[illegible]
ആകെ	[illegible]

൧൦൮൭ മാണ്ടത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ

[illegible] പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ടുകളെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജെട്ടിനോടു കൂടി [illegible] കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

	൧൦൮൭ ലെ ബഡ്ജെട്ട് രൂപാ	൧൦൮൭ ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ട് രൂപാ
പിരിവു	[illegible]	[illegible]
ആണ്ടാദ്യത്തിൽ ഇരിപ്പു	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]
ചിലവു	[illegible]	[illegible]
ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഇരിപ്പു	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

വാങ്ങിക്കയും ചെയ്യുന്ന പലിശ വകയിൽ കൂടുതൽ വന്നത് സാമ്പത്തികമായി [illegible] രൂപാക്കുള്ള ഗവർണ്മെണ്ട് ആഫ് ഇൻഡ്യാ പ്രാമിസറി നോട്ടുകളിന്മേൽ സംവത്സരാന്ത്യത്തോടുകൂടെ [illegible] മുതലായവയെ വസൂൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും, ഈ വകയിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചേക്കാവുന്ന [illegible] രൂപായുടെ ഗവർണ്മെണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികൾ കിട്ടാനുള്ള ഈ മാസത്തെ പലിശ ചെല്ലാത്തതു കിട്ടാനുള്ളതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. "ഭൂനികുതി" ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നതു സർക്കാർ സ്ഥലങ്ങളെ വിൽക്കയും, കോന്തറാക്ക് മാറ്റിവാങ്ങിയതുകൾ കൈവശക്കാരിൽനിന്നും പുതിയതായി വിലവ കിട്ടുന്ന പിരിവും നിമിത്തം ആണെന്നും എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. "മെറിച്ചേഷൻ" പുത്തൻ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം ഫീസ് പരിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ തുക കാണുന്നു. "എക്സൈസ്" വകയിൽ കൂടുതൽ വന്നതു മുഖ്യമായ കോണ്ട്രാക്ടുകൾ പുതുവിലയ്ക്ക് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നതുകൊണ്ടു അതിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഉള്ള കൂടുതൽ നിമിത്തമാകുന്നു. കച്ചവടത്തിന്റെ വർദ്ധനം നിമിത്തം "തീരുവ" എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible]. "[illegible]വയിൽ" കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. "പലവക" ഇനം വകയിലുള്ള കൂടുതൽ മുഖ്യമായി [illegible]ലിൽ മുൻകൂട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ഡെപ്പാസിട്ടുകൾ [illegible] ചെയ്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. തോട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള കടത്തുകടവുകളും വഴിച്ചുങ്കവും പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഇനം വകയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളെയും കൈത്തൊഴിൽശാലയോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നതും കൂടുതലുള്ള ഒരു കച്ചവടസ്ഥലം ആക്കുകയും അതിലെ വരവുകളെല്ലാം ഇതേവരെ നടന്നതുപോലെ "സ്റ്റേഷനറിയും പ്രിന്റിംഗ്" എന്ന ഇനത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനുപകരം അതിനോടുതന്നെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുന്നു "[illegible]യിൽ" എന്ന ഇനത്തിൽ കൂടുതലിനു കാരണം. "സ്റ്റേഷനറിയും പ്രിന്റിംഗ്" ഇനത്തിൽ ഉള്ള കുറവിനും ഇതു തന്നെ കാരണമാകുന്നു. "ദേവസ്വം" ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നതു മുഖ്യമായിട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാണിക്കകൾ, ശേഖിച്ച സാമാനങ്ങൾ, പൂജാസാധനങ്ങൾ, [illegible] ഇവയെ വിറ്റുപണമാക്കിയതുകൊണ്ടാകുന്നു. "[illegible]"യിൽ കൂടുതൽ വന്നതു, സ്റ്റാമ്പ് റെഗുലേഷനെയും കോർട്ട്ഫീസ് റെഗുലേഷനെയും ഭേദപ്പെടുത്തിയതു നിമിത്തം സാധാരണ മുദ്രകളിൽ നിന്നും കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പിരിവു വന്നതുകൊണ്ടു ആകുന്നു. മുഖ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായ അടിച്ചതു "[illegible]" ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നതിനു കാരണമായിരിക്കുന്നു. 'പോസ്റ്റാഫീസ് അഞ്ചൽ' എന്ന ഇനത്തിൽ കുറവു, സാധാരണ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ വില്പനയാൽ സ്വല്പം കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു വരികിലും അതിനെതിരായി സെർവീസ് സ്റ്റാമ്പുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതിൽ നിന്നു അധികം കുറഞ്ഞുപോയതു നിമിത്തം ആകെ കൂടുതൽ നീക്കിയുള്ള കുറവു ആകുന്നു. "സ്റ്റേഷനറിയും പ്രിന്റിംഗും" വകയിൽ കുറവു വന്നതിന്റെ കാരണം മുമ്പു തന്നെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. "ഉപ്പു" വകയിൽ കുറവു ബാംബെ ഉപ്പിന്റെ ചിലവിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നു വരികിലും നന്നാട്ടുപ്പു ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കമ്മിയായി ചിലവായതുകൊണ്ടു വന്നതാകുന്നു. "പൊലീസ്, കാറളന്, ജെനറൽ" എന്ന ഇനത്തിൽ പിരിവു കുറവു ആകകൊണ്ടു "വിദ്യാഭ്യാസം" എന്ന ഇനത്തിൽ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടു. മാസ്റ്റർ ക്രൂസിബിൾ കമ്പനിക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിൽ [illegible] വെളി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണിയെ നിറുത്തിയതു നിമിത്തം ആകുന്നു. മൈനർസ് ആർട്ട്, മൈനർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് എന്ന ഇനത്തിൽ കുറവു വന്നിരിക്കുന്നതു "മരീൻ ഇനത്തിൽ കുറവുവന്നതു ആലപ്പുഴയിൽ കടൽപാലം വകയിലും ട്രാംവേ വകയിലും ഉള്ള പിരിവിൽ കുറവു വന്നതു കൊണ്ടാകുന്നു.

൫. ബഡ്ജറ്റിൽ ചിലവിനങ്ങൾക്കു മൊത്തം [illegible],000 രൂപാ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ ഈ ആണ്ടത്തെ ചിലവു [illegible] രൂപായാകുമെന്നു അതായതു ബഡ്ജറ്റ് തുകയെക്കാൾ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതു പലെ ഇനങ്ങളിലെയുള്ള കൂടുതൽ കുറവുകളുടെ മൊത്തം ഫലം ആകുന്നു. "പബ്ലിക്‌വർക്സ്" വകയിൽ [illegible] രൂപായും, 'ഇറിഗേഷൻ' വകയിൽ [illegible],00,000 രൂപായും 'നീതിന്യായം കോടതികൾ' വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'ഉപ്പു' വകയിൽ [illegible] രൂപായും "സൈൻസ് ആർട്ട്, മൈനർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്" ഈ വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'സൂപ്പർ, ആന്വ്വേഷൻ അലവൻസ് പെൻഷൻ' എന്ന വകയിൽ [illegible],000 രൂപായും 'അലവൻസും അസൈൻമെന്റും' എന്ന വകയിൽ [illegible] രൂപായും ബഡ്ജറ്റ് തുകയെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നതായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ, 'വിദ്യാഭ്യാസം' വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'ദേവസ്വം' വകയിൽ [illegible],000 രൂപായും 'വനം' വകയിൽ [illegible] രൂപായും, 'ഭൂനികുതി' വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'എക്സൈസ്' വകയിൽ [illegible] രൂപായും, 'മെഡിക്കൽ സാനിട്ടറി എന്ന വകകളിൽ [illegible] രൂപായും 'ജെനറൽ ആഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ' വകയിൽ [illegible] രൂപായും, ആന, ചതിര ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകൾ വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'ട്രഷറി' മുതലായ പലേ വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'തീരുവ' വകയിൽ [illegible] രൂപായും 'പൊലീസ്' വകയിൽ [illegible] രൂപായും ബഡ്ജറ്റ് തുകയെക്കാൾ കുറവു വരുന്നതായും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'പബ്ലിക്‌വർക്സ്' 'ഇറിഗേഷൻ' ഈ ഇനങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന പണികളെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഗ്രാണ്ട് കൊടുത്തതു നിമിത്തം, കൂടുതൽ ചിലവു ഉണ്ടാകും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'നീതിന്യായ കോടതികൾ' എന്ന ഇനങ്ങളിൽ ചിലവിൽ കാണുന്ന കൂടുതൽ 'ഭൂനികുതി' എന്ന ഇനത്തിൽ ഉള്ള ചിലവിൽ നിന്നു ഒരു ഇനത്തിലേക്കായി മാറിവരുന്ന അംശത്തെ [illegible] നിന്നു [illegible] ആക്കി കുറിച്ചതുകൊണ്ടു ആകുന്നു. 'ഭൂനികുതി' ഇനത്തിലുള്ള കുറവിനെയും ഈ സംഗതിയും വിവരിക്കുന്നു. 'പലവക' ഇനത്തിൽ കൂടുതലിനു കാരണം മുഖ്യമായി കിരീടധാരണം ദർബാർ ആഘോഷം, ട്രിവാൻഡ്രം കമ്മിറ്റി, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും, സംഘങ്ങൾക്കും ക്ലബ്ബുകൾക്കും കൊടുത്ത സഹായധനം, എന്നീ അസാധാരണ ചിലവുകൾ ആകുന്നു. 'ഉപ്പു' വകയിൽ കൂടുതൽ ചിലവു വന്നതു ഏതാനും അംശം ആ ഇനം ചിലവിന്റെ കാരണങ്ങളെ വ്യത്യാസമായ രീതിയിൽ [illegible] ഏതാനും അംശം ഉപ്പു ചേർത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ ചിലവു വേണ്ടിവരും എന്നുള്ള സംഗതിയും ഉപ്പിൽ നഷ്ടമതക [illegible] കുറവു [illegible] എന്നുള്ള സംഗതിയും കൊണ്ടും ആകുന്നു. 'കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്, സെൻസസ്' ഇവ രണ്ടും ഈ 'സൈൻസ് ആർട്ട്, മൈനർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്' എന്ന ഇനത്തിലെ കൂടുതൽ ചിലവിനു കാരണമായിരിക്കുന്നു. 'സൂപ്പർ ആന്വ്വേഷൻ അലവൻസ്, പെൻഷൻ, അലവൻസുകൾ, അസൈൻമെണ്ട്' ഈ ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വന്നതു നെയ്യാറിട്ടുള്ള അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വിലവാരം കുറിച്ചതുകൊണ്ടും അനേകം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളെ പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ അനേകം പേരെ അടുത്തൂൺ കൊടുത്തു പിരിച്ചതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. 'വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന ഇനത്തിൽ കുറവു കാണുന്നതു എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അധികം എണ്ണം ആണ്ടുകാലത്തിൽ നടക്കാത്തതുകൊണ്ടും സ്റ്റൈപെൻഡ് സ്കാളർഷിപ്പ് ഇവയിൽ കുറവായി പണം കൊടുത്തതുകൊണ്ടും സെക്കണ്ടറിപാഠശാലകളുടെ പുനസ്സംഘടനം നടപ്പിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. 'ദേവസ്വം' വകയിൽ കുറവു വന്നതു വേറെ ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വന്നതിനെ തട്ടിക്കഴിച്ചിട്ടും മുമ്പും വകയിൽ അധികമായി മിച്ചം വന്നതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. 'വനം' വകയിൽ ഉള്ള കുറവു വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിയിറക്കുന്ന വേലകളുടെ, മുഖ്യമായി തടിവൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിയിറക്കുന്ന വേലകളുടെ കുറവു നിമിത്തവും 'സ്റ്റോർ സാമാനങ്ങൾ ട്രഷറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന [illegible]' ഈ വക ഉള്ള [illegible] ചിലവു നിമിത്തവും ആകുന്നു. 'ഭൂനികുതി' ഇനത്തിൽ കുറവിനുള്ള മുഖ്യകാരണം മുമ്പിലെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും വിവരമായ ഇനങ്ങളിൽ മുമ്പിലെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ ചിലവുകളിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇതിനുകാരണം ആകുന്നു. 'എക്സൈസ്' ഇനത്തിൽ കുറവു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ പൊതുവായുള്ള ചിലവുകൾ [illegible] നിമിത്തം ഉണ്ടായതാകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ മെഡിക്കലും സാനിട്ടറിയും' ഇനങ്ങളിലെ കുറവും അനേകം ചില്ലറ ഇനങ്ങളിലെ ചിലവുമിച്ചം കൊണ്ടും മുഖ്യമായി 'ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും' എന്ന ഇനത്തിൽ ചിലവുമിച്ചം

കൊണ്ടും ജനിച്ചതാകുന്നു. ജെനറൽ‌ആഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകയിലുള്ളകുറവു ഹജൂർ‌വക്കീലിനെ 'ലാൻഡ് റെവന്യു' ഇനത്തിലേക്കു മാറ്റിയതുകൊണ്ടും ഹജൂർകച്ചേരിയിലും അക്കൌണ്ട ആഫീസിലും ഉള്ള ആളുകളുടെ പൊതുവായ ചിലവുചുരുക്കിയതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. വലിയ കൊട്ടാരംവക ലായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരിഷ്കരണവും, സപ്ലൈസ് സെർവീസസ് ഈ ഇനങ്ങളിലെ ചിലവിൽ കൂടുതലായ മിതവ്യയവും 'ആനയും കുതിരയും ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ട്' എന്ന ഇനത്തിൽ കുറവിനു കാരണമായിരിക്കുന്നു. ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനത്തിലെ കുറവു അഗ്രശാലയിലും വെളിയിൽ ഉള്ള ഉത്സവങ്ങളിലും ചിലവു മിച്ചം കൊണ്ടുവന്നതാകുന്നു. 'തിരുവ' 'പൊലീസ്' എന്ന ഇനങ്ങളിൽ കുറവു നിസ്സാരങ്ങൾ ആകുന്നു.

൩. ചുരുക്കത്തിൽ ൧൦൮൭ മാണ്ടത്തെ പിരിവു ഉദ്ദേശഗണനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു [illegible] രൂപാ കൂടുതലാകുന്നതാണെന്നും ചിലവും മുൻ ഗണനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു [illegible] രൂപാ കുറഞ്ഞതാണെന്നും അതായിതു ചിലവു പോകെയുള്ള പിരിവു ഉദ്ദേശഗണനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു [illegible] രൂപാ കൂടുതലായി വരും എന്നും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ബഡ്ജട്ടിൽ തന്നാണ്ടത്തെ പിരിവിനെ കവിഞ്ഞു [illegible] രൂപാ കൂടുതലായി ചിലവാകും എന്നു ഗണിച്ചിരുന്നതിനെക്കാൾ മാജപം'വെൽഫയാത്ര' എന്നീ രണ്ടു അസാധാരണ ചിലവിനങ്ങൾക്കു മൊത്തം [illegible],൦൦൦ രൂപാ ചിലവു ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ടിൻപടി തന്നാണ്ടത്തെ ചിലവു കഴിച്ചു [illegible] രൂപാ തന്നാണ്ടത്തെ പിരിവിൽ മിച്ചം കാണിക്കുന്നു.

൧൦൮൮-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജെട്ട് എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ.

൧. ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജെട്ട് എസ്റ്റിമേട് ആറ്റുപാടെ ൧൦൮൭ മാണ്ടത്തെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ടിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസം ഉള്ള സംഗതികൾക്കു ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അവയ്ക്കുള്ള വിശേഷാൽ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്ടിനേയും ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജട്ട് എസ്റ്റിമേട്ടിനേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ പട്ടികയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

	൧൦൮൭-ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേട്.	൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജെട്ട് എസ്റ്റിമേട്.
	രൂപാ.	രൂപാ
പിരിവു.	[illegible]	[illegible]
ആണ്ടാരംഭത്തിലുള്ള നീക്കിയിരിപ്പു.	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]
ചിലവു.	[illegible]	[illegible]
ആണ്ടവസാനത്തിലുള്ള നീക്കിയിരിപ്പു	[illegible]	[illegible]
ആകെ.	[illegible]	[illegible]

൨. ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ പിരിവു ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ പിരിവിനെക്കാൾ [illegible] രൂപാ അധികരിക്കുമെന്നും ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ചിലവും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ചിലവിനെ അപേക്ഷിച്ചു [illegible] രൂപാ അധികരിക്കും എന്നു, അതായതു ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ചിലവുനീക്കി തന്നാണ്ടത്തെ പിരിവിൽ [illegible] രൂപാ ഉണ്ടായിരിക്കെ, ൧൦൮൮-മാണ്ടിലെ ചിലവു നീക്കി ആയാണ്ടത്തെ പിരിവിൽ [illegible] രൂപാ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും മുൻപറഞ്ഞതിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩. 'ആദ്യമായി പിരിവിനെ നോക്കാം. ദേവസ്വംവക ഭൂമികൾക്കു ആയക്കെട്ടിൻപ്രകാരമുള്ള കരത്തെ "സർക്കാർ ഭൂമികൾക്കുള്ള നികുതി" ഇനത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചു "ദേവസ്വ"ത്തോടുകൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും, [illegible] വെള്ളം പായിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമികൾക്കുള്ള വെള്ളത്തീരുവയായ ൨൦,൦൦൦ രൂപായെ 'കൃഷിമരാമത്തും [illegible] പണികളും' എന്ന ഇനത്തിലേക്കു മാറ്റിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും "ഭൂനികുതി" എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] കുറവായി കാണുന്നു. ഇതിനു എതിരായി കോതയാർ ചാനൽവഴിക്കുള്ള പരിഷ്കരിച്ച [illegible] നിന്നു കൂടുതൽ [illegible], ചെങ്കോട്ട താലൂക്കുകളിലെ ൧൦ ചതുരശ്രമയിൽ സ്ഥലത്തെ [illegible] പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള [illegible] നിന്നു കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ കരവും, പുതുവൽ അപേക്ഷകളുടേയും [illegible] ഭൂമികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടേയും [illegible], ആണ്ടുതോറും സാമാന്യേന കൃഷിയുടെ വ്യാപ്തിയും, നിമിത്തം ഈ ഇനത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മുതലെടുപ്പു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [illegible] ക്കുന്നതിനായി ക്രമാനുസാരമായി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കനിമിത്തം 'ഉപ്പു', എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible],൦൦൦ രൂപായുടെ കൂടുതൽ കാണുന്നു. 'പുകയില' ഇനത്തിൽ [illegible],൦൦൦ രൂപായും 'അബ്കാരി' [illegible] ഇനത്തിൽ [illegible],൦൦൦ രൂപായും ഇപ്രകാരം "എക്സൈസ്" എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible],൦൦ രൂപാ കൂടുതൽ വരുമെന്നായി നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'പുകയില' ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതു, കടൽവഴിയായും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പുകയിലയുടെ വിഷയത്തിൽ, പണ്ടകശാലയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തൂക്കി കണ്ട തൂക്കത്തിനു തീരുവ വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, കരയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട തൂക്കത്തിനു തീരുവ വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതി നിമിത്തം [illegible] കാണുന്നതായ തൂക്കത്തിന്മേലുള്ള തീരുവകൂടിയും ഏർപ്പാടു അനുസരിച്ചു ഗവർണ്മെണ്ടിനു കിട്ടുന്നതാകുന്നു. [illegible] പുകയിലയുടെ അധികമായുള്ള ചിലവും ഈ കൂടുതലിനു ഒരു കാരണമാകുന്നു. [illegible] ഏർപ്പാടിനെ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചതും ൧൦൮൭ മാണ്ടിലും ൧൦൮൮ മാണ്ടിലും അബ്കാരി [illegible] കളെ ലേലം വിളിച്ചതിൽ കിട്ടിയ [illegible] ഫലവും അബ്കാരി മുതലെടുപ്പിൽ കൂടുതലിനു കാരണങ്ങളാകുന്നു. [illegible] ക്രമമായ കച്ചവടത്തിലുള്ള [illegible] കടൽവഴിയായുള്ള [illegible] ഇറക്കുമതിയാലും കയറ്റുമതിയാലും [illegible] കുമതിയാലും തീരുവകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽകൊണ്ടു [illegible] ഇനത്തിലെ മുതലെടുപ്പിനെ കുറവു [illegible] പ്പെട്ടിരുന്നാലും ഏതു മാതിരിയിലുള്ള തീരുവ [illegible] തീരുവയിന്മേൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു [illegible] 'തീരുവ', എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible],൦൦൦ രൂപാ കുറവുകാണും എന്നു നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാർവക [illegible] വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്ന രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾ' (കോട്ടത്തടി) എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടുമെന്നു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന വരവു 'വനം' വകയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. [illegible] വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ സ്റ്റാമ്പ്' മുതലെടുപ്പു കുറിവരികതന്നെ ചെയ്യും. സ്റ്റാമ്പു നിയമത്തേയും കോർട്ടുഫീസ് നിയമത്തേയും ഭേദപ്പെടുത്തിയതിനാൽ

[illegible] അറിയപ്പെടുന്നതാകുന്നു. [illegible] രൂപാ [illegible] ,000 രൂപാ [illegible] ഇനത്തിൽ [illegible],000 രൂപായുടെ കൂടുതൽ [illegible] എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപായുടെ [illegible] 'ട്രെനിങ്ങ്' [illegible] 'ദേവസ്വം' വകയിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ [illegible] വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു. [illegible] ഇനത്തിൽ [illegible],000 രൂപാ കൂടുതൽ [illegible] 'പോലീസ്' ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപായുടെ [illegible] ഇനത്തിൽ [illegible],000 രൂപായുടെ കൂടുതലിനു കാരണം വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു.

[illegible] ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപായുടെ കൂടുതൽ [illegible] 'ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റീസ്' [illegible] ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ കാണുന്നു. [illegible] 'ജെനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ' എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ [illegible] 'പോലീസ്' എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ [illegible] 'വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ [illegible] രൂപാ എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥ [illegible]

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും പട്ടാളക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ റേട്ടിൽ പതിവുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ കുറവും "സൈന്യം" എന്ന ഇനത്തിൽ ൪൩,൫൦൦ രൂപാ എന്ന കൂടുതലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആകുന്നു. പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് എന്ന ഇനത്തിൽ ൩൫,൦൦൦ രൂപാ കൂടുതൽ ഉള്ളത് സാധാരണ ജോലി എല്ലാ ഇക്കൊല്ലമായി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന അനേകം എണ്ണം പണികളെ പൂർത്തി ആക്കുന്നതിനു പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു വിശേഷാലായി തുക അനുവദിച്ചതുനിമിത്തം ആകുന്നു. "പലവക" എന്ന ഇനത്തിൽ ൧൬,൭൦൦ രൂപാ കുറവു കാണുന്നതു ഈ ഇനത്തിൽ ൧൦൮൭ മാണ്ടിലെ ചിലവിനെ അധികമാക്കിയതും ൧൦-ാം വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഡെൽഹിയാത്ര മുതലായ അസാധാരണ ചിലവുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. പ്രസിദ്ധന്മാരായ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതിലേക്കും ഒഴിഞ്ഞിയ ഡിപ്പാസിറ്റുകൾ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതിലേക്കും കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചൽഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തെ ൧൦൮൭ മാണ്ടിൽ പുതുക്കിയതു "അഞ്ചൽ" എന്ന ഇനത്തിൽ ൧൧,൭൦൦ രൂപാ കൂടുതൽ കാണുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നു. ചെങ്കോട്ടമുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള റെയിൽവെയിൽ പോക്കുവരവു അധികരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ആ റെയിൽവേക്കുള്ള ഡിബെഞ്ചർ കടപത്രങ്ങൾക്കു ഉറപ്പു പറഞ്ഞ പലിശ കൊടുക്കുന്നതിലേക്കു ൧൦൮൭ മാണ്ടിലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാൾ ൨൭൦൦ രൂപാ കുറവായ തുകയ്ക്കു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയും താമസിച്ചാൽ ൧൯൩൦-ാം വർഷത്തിൽ (കൊല്ലം ൧൧൦൫ മാണ്ടു) വീട്ടേണ്ടതായിവരുന്നതായ ൯,൩൬,൨൫൦ രൂപാ ൧൭ തുകയായ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായ കടത്തെ വീട്ടി തീർക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു സിങ്കിംഗ ഫണ്ടു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ൨,൦൦,൦൦൦ രൂപാ എന്ന മൊത്തത്തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം "റെയിൽവേസ്" എന്ന ഇനത്തിൽ ൧,൬൫,൩൦൦ രൂപാ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നു. "കൃഷിമരാമത്തും മറ്റു ആദായകരമായ പണികളും" എന്ന ഇനത്തിൽ ൩൦,൦൦൦ രൂപാ കൂടുതലായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു കോതയാർ പ്രാജക്റ്റിൻകീഴിൽ ഉള്ള പണികളെ അധികം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആയിട്ടാകുന്നു.

൧൧. ൧൦൮൮-മാണ്ടേത്തേക്കു ഉദ്ദേശക്കണക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ൧,൧൮,൪൦,൧൭൦ രൂപാ എന്ന മൊത്തം ചിലവിൽ

(൧) ഏതാനും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളുടെ പുനസ്സംഘടനത്തിനായി മൊത്തത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ൨൦,൧൨൦ ഉപായോഗം വരുന്ന തുകയും

(൨) നാട്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച നാണയങ്ങളെ വെള്ളിയായി വില്ക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു കണ്ടിട്ടുള്ള നഷ്ടം വകക്കു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൬൦,൦൦൦ രൂപായും

(൩) ചെങ്കോട്ട റെയിൽവെ വകക്കായി രാജ്യത്തേക്കുള്ള കടത്തിനെ വീട്ടി തീർക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ൨,൦൦,൦൦൦ രൂപാ എന്ന തുകയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ കാലത്തു തന്നെ രാജ്യഭരണ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാന ശാഖകളുടെയും ചിലവിനു ഉദാരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ വച്ചു പ്രമുഖങ്ങളായുള്ളവ വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും ആകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജൂലൈ ൨൨

കല്പനപ്രകാരം,
ടി. ആർ. രത്നമയ്യർ,
ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി.

൧൦൯൭ (ക്രി. വ. ൧൯൨൧—൧൯൨൨) മാണ്ടത്തേക്കുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെണ്ട് സാമാന്യ ബഡ്ജെറ്റ് അടങ്കൽ മുതലെടുപ്പും പിരിവും.

	ഇനങ്ങൾ	ബഡ്ജെറ്റ് അടങ്കൽ ൧൦൯൬ രൂപാ	പുതുക്കിയ അടങ്കൽ ൧൦൯൬ രൂപാ	ബഡ്ജെറ്റ് അടങ്കൽ ൧൦൯൭	൧൦൯൫-ലെ അവസാന പിരിവു രൂപാ
	ജനറൽ പബ്ലിക് സെർവീസ്				
	എ. പ്രധാന മുതലെടുപ്പിനങ്ങൾ				
I	ഭൂനികുതി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II	ഉപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III	എക്സൈസ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV	ചുങ്കം തീരുവ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
V	വനം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VIII	മറ്റു [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ബി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ വഴിക്കു വരവു				
IX.A	നീതിന്യായക്കോടതികൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IX.B	ജെയിലുകൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	ആസ്പത്രികളും [illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XI	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XIII	പോലീസ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XIV	വിദ്യാഭ്യാസം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XV	ശാസ്ത്രം, കല, കൈത്തൊഴിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XVI	വൈദ്യവും സാനിട്ടേഷനും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XVII	ദേവസ്വങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XVIII	സർക്കാർ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XIX	സൈന്യം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XX	പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	സി. പലവക				
XXI	പെൻഷൻവകക്കായി പിരിവു ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XXII	പലവക	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ജനറൽ പബ്ലിക് സെർവീസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ഫിനാൻഷ്യൽ സെർവീസ്				
XXIII	ചിലവഴിച്ചും പലിശക്കിട്ടതിൽ പലിശ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XXIV	[illegible]	...	[illegible]		
	ആകെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെർവീസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	കച്ചവടവും വ്യവസായവും.				
XXV	പോസ്റ്റ് ആഫീസും അഞ്ചലും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XXVI	കൃഷിയോടു [illegible] ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ കച്ചവടവും വ്യവസായവും ഇനങ്ങളിൽ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ മുതലെടുപ്പും പിരിവും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
XXVII	ആരംഭത്തിലെ ഇരിപ്പു ([illegible] ഉൾപ്പെടെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	മൊത്തം ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

നംബർ	ഇനങ്ങൾ	ബഡ്ജെട്ട് അടങ്കൽ [illegible] ഉറുപ്പിക	പുതുക്കിയ അടങ്കൽ [illegible] ഉറുപ്പിക	ബഡ്ജെട്ട് അടങ്കൽ [illegible] ഉറുപ്പിക	[illegible] വക മുതൽ ചിലവു കണക്ക ഉറുപ്പിക
	ജനറാൾ പബ്ലിക് സെർവീസ്				
	എ മുതലെടുപ്പിലേക്കു നേരിട്ടിട്ടുള്ള ചിലവു				
1	ഭൂനികുതി ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	ഉപ്പ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	എക്സൈസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	ചുങ്കം തീരുവ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	മറീൻ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	വനം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	മുദ്രവില ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	രജിസ്ട്രേഷൻ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ബി. ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലെ സാലറികളും ചിലവുകളും				
9 A	നീതിന്യായം കോടതികൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9 B	ടി ജെയിൽ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	ആനാലയവും കുതിര ലായവും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	ജനറാൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	സ്റ്റേഷനറിയും അച്ചടിയും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	കമ്മട്ടം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	പോലീസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	വിദ്യാഭ്യാസം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	ശാസ്ത്ര കലാ ചില്ലറ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	മെഡിക്കലും സാനിട്ടെറിയും ടി ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	ദേവസ്വങ്ങൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	സർക്കാർ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	മിലിട്ടറി ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	സി പലവക				
23	അലവൻസും അസൈൻമെണ്ടുകളും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	സൂപ്പർ ആന്വേഷൻ പെൻഷൻ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	പലവക ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ജനറാൾ പബ്ലിക് സെർവീസ്				
	ഫൈനാൻഷ്യൽ സെർവീസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	പലിശ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	കച്ചവടവും വ്യവസായവും				
28	പോസ്റ്റാഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചൽ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	റെയിൽവേ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	കൃഷിശാസ്ത്രം മുതലായ ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ വ്യവസായവും കച്ചവടവും ഇനം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ മൊത്തം ചിലവു ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	അസാധാരണ നഷ്ടങ്ങൾ ...	...	...	...	[illegible]
	ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഇരിപ്പു ([illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	മൊത്തം ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] ...	+ [illegible]	+ [illegible]	— [illegible]	+ [illegible]

തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി,
ടി. ആർ. [illegible].

തിരുവിതാംകോട്ടു

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ

അഷ്ടമയോഗത്തിൽ നടന്ന സംഗതികൾ.

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗം ൧൯൧൨-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൬-ാം ൧൦൮൭-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൪-ാം തിങ്കളാഴ്ചയിലും അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരത്തു വിക്ടോറിയാ ജൂബിലിടൌൺഹാളിൽ കൂടി.

൨. ഗവർൺമെണ്ടു ഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൯൧൧-ാം വർഷം അക്ടോബർ മാസം ൨൪-ലെ ൧൯൦൭-ാം നമ്പർ വിളംബരത്താൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായ പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ (അനുബന്ധം എ. നോക്കുക) അനുസരിച്ചു ഈ യോഗത്തിലേക്കു സാമാജികന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഗവർൺമെണ്ടിനാൽ നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകെ ൫൦ സാമാജികന്മാർ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു:—

ചട്ടങ്ങളിൽ ൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം താലൂക്കുകളിലെ വോട്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സാമാജികന്മാർ			[illegible]
,, ൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്ലാണ്ടർമാർ	ടി	ടി	൩.
,, ൪-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം കച്ചവടസംഘങ്ങൾ	ടി	ടി	൭
,, ൫-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പട്ടണപരിഷ്കാരണ കമ്മിട്ടികൾ	ടി	ടി	൯
,, ൬-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ജന്മികൾ	ടി	ടി	൩
,, ൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഗവർൺമെണ്ടു നിയമിച്ച		ടി	൧൬
		ആകെ സാമാജികന്മാർ	൫൦

സാമാജികന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക ബി. അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്ലാണ്ടിങ് മെംബർ ആയ എച്. സി. വെസ്റ്റവെയും, തിരുവല്ലാ താലൂക്കു മെംബർ നാരായണൻ ഗോവിന്ദനും യോഗനടപടികളിൽ മുഴുവനിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല. ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുമെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ളയും ഗവർൺമെണ്ടുനിയമിച്ച സാമാജികന്മാരായ മെസേർസ് കെ. പി. നാരായണപിള്ളയും, അഗസ്റ്റീൻ ഫ്രാൻസിസ്സും യോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്വല്പദിവസങ്ങളിൽ ഹാജരായിരിക്കയും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്തു. ചെങ്കോട്ടു താലൂക്കു മെംബർ മിസ്റ്റർ ജി. ശങ്കരനാരായണയ്യർ നാലാം ദിവസം മുതൽക്കേ ഹാജരായിരുന്നൊള്ളു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തു. ഇരണിയൽ താലൂക്കു മെംബർ മിസ്റ്റർ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയും ഗവർൺമെണ്ടു നിയമിച്ച മെംബർ മിസ്റ്റർ കൊച്ചപ്പു തരകനും തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കു മെംബർ മിസ്റ്റർ അച്യുതൻപിള്ള ബി. എ. ബി. എല്ലും, യോഗത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തിൽ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനു ഹാജരില്ലായിരുന്നു.

സഭായോഗം ൧൯൧൨-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൬-ാംനു ൧൦൮൭-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൪-ാം ഉച്ചക്കു ൧൨ മണിക്കു ആരംഭിച്ചു. ദിവാൻജി ദിവാൻ ബഹദൂർ പി. രാജഗോപാലചാരി എസ്ക്വയർ എം. എ., ബി. എൽ., സി. ഐ. ഇ. ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. തിരുവിതാംകോട്ടിലേയും കൊച്ചിയിലേയും ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡെണ്ട് ജെ. എ. ഗ്രാഹം എസ്ക്വയർ ഐ. സി. എസ്സും അസിസ്റ്റണ്ട് റെസിഡെണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റൂപ്പർട് ബാർക്ലേയും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മ. രാ. രാ. എം. കൃഷ്ണൻനായർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകളും മററു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലേയും ആഫീസുകളിലേയും മേലധികാരികളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലാത്ത അനേകം മഹാന്മാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ൧൦൮൬ മാണ്ടത്തെക്കു തിരുവിതാംകോട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യഭരണറിപ്പോർട്ടിന്റെയും പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളുടെ മെമ്മോറാണ്ടങ്ങളുടേയും പ്രതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സാമാജികന്മാർക്കു കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

ദിവാൻ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉപക്രമപ്രസംഗത്തോടുകൂടി സഭായോഗകാര്യങ്ങളെ ആരംഭിച്ചു.

മഹാജനങ്ങളെ,

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗത്തിലേക്ക കല്പനപ്രകാരം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം പറയുന്നതു എന്റെ സന്തോഷാവഹമായ കൃത്യം ആകുന്നു. ൧൦൮൯-മാണ്ടത്തെ രാജ്യഭരണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പതിവുപോലെ നിങ്ങൾക്ക തരുന്നതാകുന്നു. ആ ആണ്ടിൽ രാജ്യഭരണം ഏതുവിധം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു കാണുന്നതിനു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ ശക്തന്മാർ ആക്കും എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സംഗതികളും തുകകളും നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നു കൂടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

൨. നഷ്ടങ്ങൾ:— സംസ്ഥാനത്തിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകീയ കാളേജിലെ ചരിത്രപണ്ഡിതർ ആയ മിസ്റ്റർ ആർ. എസ്. ലെപ്പർ ൧൦൮൯-മാണ്ട ചിങ്ങമാസം അവധിക്ക പോകയും അതിൽപിന്നീട ഉദ്യോഗം വിട്ട പിരിയുകയും ചെയ്തു. കാളേജിൽ "ചരിത്രവും ധനതത്വവും" എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതരായി ആദ്യമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതു ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു. വിശാലമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളയും ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ പ്രബോധനസാമർത്ഥ്യം ഉള്ള മിസ്റ്റർ ലെപ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലുതായ ഔത്സുക്യവും അഭിനിവേശവും കൊണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു നിജമായ സ്നേഹത്തെ അങ്കുരിപ്പിക്കാൻ ശക്തൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ സമക്ഷം കാണിച്ചിരുന്നതായ ഉത്കൃഷ്ടമാതിരിയിലുള്ള നിദർശനമായ നടത്ത അദ്ദേഹം സേവിച്ചിരുന്ന കാളേജിന്റെ പ്രശസ്തിയുള്ള ഗുണത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനും ഉപകരിച്ചു. പബ്ലിക്‌വൊർക്‌സ്‌ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീർമാരായിരുന്ന മിസ്റ്റർ എസ്. ലൈസാട്ടിന്റേയും മിസ്റ്റർ വി. നാരായണസ്വാമി അയ്യരുടേയും മരണത്തെക്കുറിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയാൽ അവരുടെ മേലാവായ ചീഫ് എഞ്ചിനീയരുടേയും അതുപോലെതന്നെ ഗവർണ്മെണ്ടിന്റേയും വിശ്വാസത്തെ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആയിരുന്നു.

൩. ആയവ്യയങ്ങൾ:— ൧൦൮൯-മാണ്ട ആകപ്പാടെ സമൃദ്ധിമത്തായ ഒരു ആണ്ട ആയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായി സ്ഥിരമായി വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്ന മുതലെടുപ്പ വീണ്ടും കൂടുകയും ൧,൨൮,൬൯,൦൦൦ രൂപാ എന്ന ഉയർന്ന തുകയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ചിലവു ൧,൧൮,൩൨,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം ചിലവു നീക്കി മുതലെടുപ്പ ൯,൩൭,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. എന്നുവരികിലും, ഇതിനെതിരായി പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ മൊത്തത്തിനു ൪,൨൮,൦൦൦ രൂപാ അവസാനമായി കണക്കിൽ കുറവെഴുതിയതായ നാലു ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള അസാധാരണ നഷ്ടങ്ങളെ തട്ടികഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നഷ്ടം നീക്കിയുള്ള ചിലവു മിച്ചം ൫,൦൯,൦൦൦ ആയിരുന്നു. ഗവർണ്മെണ്ട്‌വകയായ നീക്കിയിരിപ്പ മുതലിൽ ഇതുതന്നെയും തുക കൂട്ടലായി, അതാവിതു നീക്കിയിരിപ്പ ൩൭,൪൩,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നതു ൪൨,൩൨,൦൦൦ രൂപാ ആയി കൂടി. ഈയാണ്ടിലുള്ള വരവു ചിലവുകളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ൨ മുതൽ ൩ വരെ അനുബന്ധങ്ങളിലും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൪. പ്രധാന മുതലെടുപ്പിനങ്ങൾ.— ഞാൻ ഇനി പ്രധാനമുതലെടുപ്പിനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം. ആദ്യമായി "ഭൂനികുതി" എന്ന ഇനത്തെനോക്കാം. തലേആണ്ടത്തെ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പടെ തന്നാണ്ടത്തെ പുതുമുതലോടുകൂടി പിരിയേണ്ടതായി ൩൮,൩൧,൦൦൦ രൂപാ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ൩൩,൩൯,൦൦൦ രൂപാ പിരിക്കുകയും ൩൨,൦൦൦ രൂപാ പിരിയാൻപാടില്ലാത്തതായി കണക്കിൽ കുറവെഴുതുകയും ചെയ്തു. ഈടാക്കാവുന്നതായി ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഉള്ള കുടിശ്ശിക ൧,൦൦,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. ഈ കുടിശിക ഇതിനുമുമ്പിൽ യാതൊരു ആണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്ന കുടിശ്ശികയെ അപേക്ഷിച്ചു കുറവായ തുക ആകുന്നു. പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ പണപ്പിരിവിൽ നിസ്സംശയമായും നല്ല പ്രവൃത്തി സാധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട. ഇതിലേക്ക നിർബന്ധനടപടി തീരെ സ്വല്പം ആയിട്ട മാത്രമെ നടത്തീട്ടൊള്ളു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ൬,൭൯൨ എണ്ണത്തോളം ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസുകൾ അയച്ചിരുന്നിട്ടും, ൯൩ കേസുകളിൽ സ്ഥാവരവസ്തുക്കളേയൊ ജംഗമവസ്തുക്കളേയൊ ജപ്തി ചെയ്തിരുന്നിട്ടും, വാസ്തവത്തിൽ വസ്തുവില്പന ൭൭ സംഗതികളിൽ മാത്രമെ നടത്തീട്ടൊള്ളു. ലാൻഡ്‌റിക്കാർഡ്‌സ് സംരക്ഷണജോലിയിൽ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ അധികമായ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട. ഇക്കാര്യത്തിൽ

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലും തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു. "വനം വക മുതലെടുപ്പിന്റെ" ഭരണം തൃപ്തികരമായ അഭിവൃദ്ധിയെ കാണിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിലെ വനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലായി, മന്ദമായിട്ടാണെങ്കിലും, സ്ഥിരമായി പുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കുക ആയിരുന്നു. വനം വക ചിലവുനിക്കി മുതലെടുപ്പു ൧൦൨൧ മാണ്ടിൽ ൧,൩൭,൦൦൦ രൂപായും ൧൧൦൬-മാണ്ടിൽ ൨,൨൧,൦൦൦ രൂപായും ആയിരുന്നിരിക്കെ ൧൦൨൩-മാണ്ടിൽ ൩,൧൪,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. എന്നിരിക്കിലും, വനം വക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ അല്പം ഉൽകണ്ഠക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടു. അതു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആണ്ടുകളിൽ ഇരിപ്പു തടിയുടെ തുക ക്രമേണ കൂടിവരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഡെപ്പോകളിൽ ഇരിപ്പുള്ള തടിയുടെ അളവു, ൨,൭൭,൩൦൦ ഘന അടിയിൽ നിന്നു ൧൦൨൩-മാണ്ടിൽ ൩,൯൨,൩൦൦ ഘന അടിയായി കൂടി. അതാവിതു, ൧൦൦-ന് ൪൨ വീതം അംശത്തിൽ അധികമായി കൂടി. ഡെപ്പോകളിൽ ഉള്ള തടികളെ ആദായകരമായ വിധത്തിൽ വിൽക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഗവർൺമെണ്ട് ഏതാനും കാലമായി ആലോചിച്ചു വരിക ആകുന്നു. ആ ആലോചനയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ തീർച്ച തടികൾക്കുള്ള കയററുമതി തീരുവ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ വില്പനകളെ ഗൗരവമായി? തടസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, ഈ കയററുമതി തീരുവ ചെങ്കോട്ടമുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള റെയിൽവേയിലെ പിരിവിനു ദോഷകരമായിരിക്കയും ചെയ്തു എന്നും ഈ ആലോചനയിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു ൭ കൊല്ലം കാലത്തേക്കു, ഒരു തൽക്കാലഏർപ്പാടായി, എല്ലാ ഇനം തടികൾക്കും കയററുമതിതീരുവയെ മുഴുവനേയും നിറുത്തുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് ഈയിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു. "ഉപ്പു" എന്ന ഇനത്തിൽ തന്നാട്ടുപ്പുകൃഷിയെ പോഷിപ്പിക്കയും ബാംബെയുപ്പു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ നയത്തെ മേലും അനുവർത്തിച്ചുവന്നു. തന്നാട്ടുപ്പിന്റെ ചിലവിൽ ൪൭,൨൦൦ മന്നു കൂടുകയും എന്നാൽ ബാംബെ ഉപ്പിന്റെ ചിലവിൽ ൩൭,൨൦൦ മന്നു കുറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ൧൦,൦൦൦ മന്നു ഉപ്പു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയി ചിലവായി; ഈ ഇനത്തിൽ ചിലവുനിക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പു തലേയാണ്ടിൽ ൻ,൭൪,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൦,൨൭,൦൦൦ രൂപായായി കൂടി. "കലാൽ മുതലെടുപ്പിന്റെ" ഭരണത്തിൽ എക്സൈസ് രീതിയെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും മദ്യം വിൽക്കുന്ന പീടികകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയവും മേലും അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തിൽ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ഏഴു താലൂക്കുകളിലും ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ ഒരു താലൂക്കിലും ഒഴിച്ചു സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു "എക്സൈസ്" രീതി നടപ്പിൽ ഇരുന്നു. നാട്ടുമദ്യവില്പനക്കു ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൭,൦൮൦ പീടികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു ൧൦൯൭-മാണ്ടിൽ ൩,൪൬൭ പീടികകൾ ആയി കുറയുകയും അതു പിന്നിട്ടു ൧൦൯൮-മാണ്ടിൽ ൪,൧൦൩ പീടികകൾ ആയി കുറയുകയും അതു ൧൦൯൯-മാണ്ടിൽ ൪,൩൦൨ പീടികകൾ ആയി വീണ്ടും കുറയുകയും ചെയ്തു. വിദേശമദ്യവില്പനക്കുള്ള ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണവും തലേയാണ്ടിൽ ൻ൨ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൯ ആയി കുറഞ്ഞു. "അഫീനും കഞ്ചാവും വക മുതലെടുപ്പി"ന്റെ ഭരണത്തിൽ യാതൊരു മാററവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കഞ്ചാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മദ്രാസ് പ്രെസിഡെൻസിയിൽനിന്നു നാം വിലക്കു വാങ്ങിക്കുന്ന കഞ്ചാവിനു ചുമത്തിട്ടുള്ള തീരുവയിൽ ഒരു ഭാഗം ശേഷത്തേയും കിഴിച്ചുതരുന്നതിനു നമുക്കു അവകാശപ്പെടാം എന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ൧൯൧൦- ൧൧-ം വർഷത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്താൽ വിലക്കുവാങ്ങിക്കപ്പെട്ട കഞ്ചാവിന്റെ വകക്കായി മദ്രാസ് ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു ൭,൪൦൦ ബ്രി. രൂപാ കിട്ടി. യാപ്പാണപ്പുകയിലയുടെ കച്ചവടത്തിൽ ൧൦൯൪-മാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നതായ വിസന്ധാനം നിമിത്തം ആയാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ പരാജയത്തിൽ നിന്നു പുകയില വക മുതലെടുപ്പു ബഹുശഃ വിടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചു. "കലാൽ", "അഫീനും കഞ്ചാവും", "പുകയില" എന്നീ "എക്സൈസ് മുതലെടുപ്പി"ലെ എല്ലാ ശാഖകളേയും ചേർത്തു നോക്കുന്നതായാൽ ചിലവു നിക്കി മുതലെടുപ്പു ൧൦൯൪-മാണ്ടിൽ ൨൧,൩൩,൦൦൦ രൂപായായി കൂടി. ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ചിലവു നിക്കി മുതലെടുപ്പു ൧൬,൩൦,൦൦൦ രൂപാ മാത്രം ആയിരുന്നു. മുതലെടുപ്പിൽ വർദ്ധനം, അടുത്ത ആണ്ടുകളിൽ അധികം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയെ നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടും ഡിപാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെ ഉത്സാഹിതമായും സൂക്ഷ്മമായും നടത്തിയതുകൊണ്ടും തന്നിമിത്തം വ്യാജനടപടികളെ അമർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ടും, സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ജനങ്ങൾ ഈ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലും കൂട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതാനും. നേരെമറിച്ചു, നാട്ടുമദ്യങ്ങളുടെ വില്പനയ്ക്കുള്ള പീടികകളുടെ എണ്ണത്തിൽ, ഇതിനുമുമ്പിലെ വിവരിച്ചതുപോലെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭൦൧ എണ്ണം കുറവു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു. വിദേശമദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണവും ൻ൨-ൽ നിന്നു ൩൯ ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. "ചവുക്കവക മുതലെടുപ്പി"ന്റെ

ത്തിൽ പ്രധാന മാററങ്ങൾ അധികംഎണ്ണം ചരക്കുകളെ, ആകെ ൧൭ ചരക്കുകളെ, കയററുമതി ലിസ്റ്റിൽനിന്നു നീക്കിയതും മററനേകം ചരക്കുകൾക്കു കയററുമതിത്തീരുവ കുറച്ചുകളയുകയും ചെയ്തതും ആയിരുന്നു. പുറമേനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന കൊപ്രായിൽനിന്നു തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന എണ്ണയേയും പിണ്ണാക്കിനേയും തീരുവയില്ലാതെ കയററുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. തിരുവിതാംകോട്ടുസംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറക്കുമതിചെയ്ത ചരക്കുകളെ തീരുവകൂടാതെ മടക്കിക്കയററുമതിചെയ്യുന്നതിനും ഈ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഒരിക്കൽ കയററുമതിചെയ്ത ചരക്കുകളെ തീരുവകൂടാതെ ഇവിടെ ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ട ചട്ടങ്ങളും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനിച്ചതിൽപിന്നീടു എല്ലായിനം തടികൾക്കും കയററുമതി തീരുവയെ തീരെ നിറുത്തുന്നതിൽ ഗവർന്മെണ്ട് നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ മററൊരു സ്ഥലത്തു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുങ്കത്തിൻവഴിയിൽ ചിലവു നീക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പു ൧൦൯൭-മാണ്ടു ൧൧,൯൧,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൨,൭൪,൦൦൦ രൂപായായികൂടി. "മുദ്രവില" വകയിൽ ചിലവുനീക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പു തലെയാണ്ടിൽ ൧൦,൫൩,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൧,൦൧,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നു.

൫. നിയമനിർമ്മിതി.— പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ നടത്തിയ നിയമനിർമ്മിതിസംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തിയെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിസ്താരമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുമക്കത്തായം ബിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ അമിതമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനു വിഷയം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ചു ആ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. കഴിഞ്ഞ സഭായോഗത്തിൽ നായർ മെംബർമാർ ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പര്യാലോചിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ ആ സഭായോഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നായർ മെംബർമാരോടു ഉറപ്പുപറഞ്ഞിരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽപിന്നീടു, നായർ സമുദായത്തിൽ ചേർന്ന സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്തവരും ചേർന്നതായ ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടൽ കമ്മിട്ടി ആ നിവേദനങ്ങളെ പര്യാലോചിക്കയും ബില്ലിനെ മാറിയെഴുതുകയുംചെയ്തു. ആ ബിൽ പിന്നീടു നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ആ സഭാ ബില്ലിന്റെ വിധാനത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും പ്രത്യേകകമ്മിട്ടിക്കു പര്യാലോചനത്തിനായി അയക്കുകയുംചെയ്തു. പ്രത്യേക കമ്മിട്ടി യഥാകാലം ബില്ലിനെപ്പററിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അയക്കയാൽ റിപ്പോർട്ടിനെ നിയമനിർമ്മാണസഭാ ഈയിടെ രണ്ടുദിവസം വിശേഷാൽ യോഗം നടത്തി പര്യാലോചിച്ചു. ബില്ലിനെ ഇപ്പോൾ അവസാനവായനക്കായി നിറുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമനിർമ്മാണസഭ അവസാനമായി രൂപിപ്പിച്ചപ്രകാരത്തിലുള്ള ബിൽ, ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മിതിയിൽനിന്നു ഏതെല്ലാംവിഷയങ്ങളിൽ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവിക്കുന്നു. ദോഷശോധനവും പരിഷ്കാരവും നിസ്സംശയമായും ആവശ്യം ആയിരിക്കെ, ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബില്ല്, ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ, ആവശ്യമുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടു എന്നു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു, ഭേദഗതികളിൽ മിക്കവയും. സാമുദായികാചാരരീതികളെ സംബന്ധിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എത്രയോ സ്വല്പപക്ഷത്തിൽ ഉള്ളവർപോലും മനോഭാവത്തിനു മാററം വരുത്തിക്കൂടാ എന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വല്പപക്ഷക്കാർ തീരെ നിസ്സാരന്മാർ അല്ലെന്നാവരികിൽ, ആ സ്വല്പപക്ഷക്കാരുടെപോലും അഭിലാഷങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടതു ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ ധർമ്മം ആകുന്നു എന്നു ഈ സമുദായത്തിലെ അധികം പരോഗമനശീലന്മാരായ ജനങ്ങളോടു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഈ ബിൽ, ഇപ്പോൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആകൃതിയിൽ, വളരെ സാരമായ ഒരംശം പരിഷ്കാരത്തിനു വേണ്ട വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതു പൂർണ്ണമായി കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതായ നിയമം ആയിരിക്കും എന്നും വിചാരിക്കാൻ എല്ലാ കാരണവും നമുക്കു ഉണ്ടു എന്നും ആകുന്നു ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായം.

൬. നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്കു മെംബരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ.— നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലാത്ത നാമനിർദ്ദിഷ്ടന്മാരിൽ നാലു സ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഇന്നാരെ നിയമിക്കണം എന്നു ഈ സഭയിലെ മെംബർമാർ പൊതുവായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു കല്പിച്ചു സമ്മതം പൊന്നുതിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സദയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ. ഈ നടപ്പിനനുസരണമായി, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ മെംബർമാർ അവരുടെ ദിവാൻ പേഷ്കാരുടെ ആദ്ധ്യക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ യോഗം കൂടുകയും മിസ്റ്റർ എ. ശ്രീനാരായണപിള്ള നിയമനിർമ്മാണസഭയിലെ മെംബർസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ആ സ്ഥാനത്തിനു ഒരാളെ തിരുമനസ്സിലെ ആലോചനക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൧. പൊലീസ്.—പ്രധാനമായി ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റ് മിസ്റ്റർ. ബാജിന്റെ ഉത്സാഹിതമായ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഏതാനും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ പുനസ്സംഘടനത്തിനായി സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റ് ഈയിടെ അയച്ചതായ ഒരു സ്കീം ഇപ്പോഴും ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ആലോചനക്കായി കിടക്കുന്നു. പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിനെ സ്വതന്ത്ര്യീകരണമായ നിലയിൽ വെയ്ക്കേണ്ടതു അതിപ്രധാനം ആകുന്നു എന്ന ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലേക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ചിലവിനെക്കുറിച്ചു മനസ്സുകേടായിരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഗവർമ്മെണ്ടിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. എന്നാൽ വിജയവത്തായ പൊലീസ് പ്രവൃത്തി പൊലീസ്കാരുടെ തന്നെ കാര്യക്ഷമതയെ എത്രത്തോളം അധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അധികം പ്രജകളിൽ നിയമാനുവർത്തികളും ആയുള്ളവർ പൊലീസ്കാരോടുകൂടി സോത്സാഹം അനുഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കയും സഹകരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഞാൻ ചൂണ്ടികാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

൨. ക്രിമിനൽ നീതിയും സിവിൽ നീതിയും.—നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമുള്ളതായി യാതൊരു ആപേക്ഷണീയമായ സംഗതിയും ക്രിമിനൽനീതിഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിവിൽനീതി എന്ന ഇനത്തിൽ പുതുതായി അസൽവ്യവഹാരത്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ സ്വല്പംകൂടി എന്നുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു പറയാനുണ്ടു. ൧൦൯൬-മാണ്ടിൽ ൭,൩൭൧ പുതുതായ അസൽ വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു ൧൦൯൭ മാണ്ടിൽ ൭,൭൩൩ വ്യവഹാരങ്ങളും ആയിക്കൂടി. സംസ്ഥാനത്തിലെ അസൽ സിവിൽ വ്യവഹാരം ഇപ്പോഴും അനേകം കൊല്ലങ്ങളായി സ്ഥിരമായി കൂടിവരികയാകുന്നു; എന്നാലുമിരിക്കിലും, ജനങ്ങളും പക്ഷേ നിരൂപിക്കുന്നിടത്തോളം വലുപ്പത്തിൽ കൂടീട്ടില്ലാതാനും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഉള്ള ആ ഇനം വ്യവഹാരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരാണ്ടിലേതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം ആ രണ്ടാണ്ടുകളിലെ ജനസംഖ്യയെ ഗണിക്കാതിരുന്നുകൂടാ. ഉദാഹരണമായി ൧൦൯൭ മാണ്ടുവരെയുള്ള പത്തുകൊല്ലം കാലത്തിലെ സ്ഥിതികളെ നോക്കാം. ഈ കാലത്തിനിടക്കു അസൽസിവിൽ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വലിപ്പം ൩൯,൩൩൭ കേസുകളും ആയിരുന്നതിൽനിന്നു ൭൭,൩൩൩ കേസുകളും ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു എന്നുള്ളതു സത്യംതന്നെ. എന്നാൽ ഈ കാലത്തിനിടക്കു സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനസംഖ്യയും ൩൯,൫൭,൯൭൫ ആയിരുന്നതിൽനിന്നു ൩൪,൨൮,൯൭൫ ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു. ജനസംഖ്യയെ അധികരിച്ചു അസൽ സിവിൽ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ നോക്കുന്നതായാൽ ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൧൯൯ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു ൧൦൯൭-മാണ്ടിൽ ൩൭ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതു ൧൦ കൊല്ലംകാലത്തിനിടക്കു ൧൦൦-ക്കു ൨൧ വീതം കൂടീട്ടുണ്ടു എന്നുകാണിക്കുന്നു. അധികം പ്രവൃദ്ധമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസ്ത്രിക്ടുകളിൽ ചിലതിൽ ഉള്ള അസൽസിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോഴും തിരുവിതാംകോട്ടിലെ അസൽസിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിമാത്രംതന്നെ എന്നു ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിനു ലക്ഷ്യം പറയാം, ൧൯൨൦-ാം വർഷത്തിൽ തഞ്ചാവൂർ ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ ൪൨ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതവും വടക്കൻ മലയാം ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ ൩൯ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മററനേകം മദ്രാസ് ഡിസ്ത്രിക്ടുകളും തിരുവിതാംകോട്ടേക്കാളും സ്വല്പമായി മാത്രമേ അധികം താഴ്ന്നസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നുള്ളു. തിരുനെൽവേലിയിൽ ൭൦ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസ് നഗരത്തിൽ ൨൩ ആളുകൾക്കു ഒരു വ്യവഹാരംവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യവഹാരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളും അത്യന്തം കുറവാണെയെന്നുള്ളൂ എന്നു കാണിക്കേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഗവർമ്മെണ്ടിനു തീരെയില്ല. എന്നാൽ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ജനിക്കയും മമതക്കുറവായും രീതിയിൽ ഉള്ള വസ്തുധാരണം കാലാനുവർത്തിയായിരിക്കുന്നില്ലാ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം അഭിവർദ്ധിച്ചുവരികയും ജീവിതത്തിന്റെ സംകുലത വളർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്തോറും വ്യവഹാരങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്പം വർദ്ധിക്കുന്നതു അപരിഹാര്യം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സംഗതിയെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ദൃശ്യമായ കൂടുതൽ പ്രത്യേകമായും അകുശലം ആയ ലക്ഷണം ആണെന്നു യാതൊരാൾക്കും നിശ്ചയം ഇല്ല. ഏതായാലും വ്യവഹാരികളും ആയ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കണം എന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരോടു ഗവർൺമെണ്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഗതിയെ തടഞ്ഞു അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്ന നയം ദീർഘകാലം കഴിയുമ്പോൾ ഗുണകരം ആയിരിക്കയില്ല. എന്നാലുമിരിക്കിലും തിരുവിതാംകോട്ടിലെ സിവിൽ വ്യവഹാരത്തിൽ അധികാംശവും ചില്ലറ വ്യവഹാരം ആകുന്നു. അവയെ വിചാരണചെയ്തു തീർച്ചയാക്കുന്നതു ഏറ്റവും താഴ്ന്നതരത്തിൽ ഉള്ള ക്രമമായ കോടതികളിൽ, അതാവിതു, മുൻസിഫ് കോടതികളിൽ പോലും, നീതിന്യായാധികാരസ്ഥന്മാരുടെ

ശാന്തിയെ പക്ഷേ ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. എന്തെന്നാൽ ൧൦൯൬-ൽ മാണ്ടിൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടുകളിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ൭൨,൩൭൭ അസൽ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ൩൫,൦൩൪ വരെ വരുന്നതായ അത്രയധികം എണ്ണം വ്യവഹാരങ്ങൾ പണം മടക്കികിട്ടുന്നതിനുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു: ഈ എണ്ണത്തിൽ തന്നെയും ൨൫,൪൭൬ വരെ വരുന്നതായ അത്രയധികം എണ്ണം സ്മാൾകാസി ന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും ൫൦ രൂപായിൽ കവിയാത്ത തുകകൾക്കായുള്ളവ യും ആയിരുന്നു. ചില്ലറ പണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരങ്ങൾ ഏതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉത്ഭ വിക്കുന്നുവോ അവിടങ്ങളിൽ വച്ചുതന്നെ അവയെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു വല്ല മാർഗ്ഗവും ചി ന്തിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നു ഗവർൺമെണ്ടിനു ഏതാനംകാലമായി ബോധ്യം ആയിട്ടുണ്ടു. ഈ ഉദ്ദേശത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ വച്ചുകൊണ്ടും, കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ പ ലേ മെംബർമാർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തിനു യോജ്യമായും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രീതിയെ തൽക്കാലമാ യി നടപ്പാക്കണം എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഇതിലേക്കായി ഒരു ബിൽ എഴു തിവരുന്നു. അതു യഥാകാലം നിയമം ആയിത്തീരും എന്നു ആശംസിക്കുന്നു. ഒന്നാമതു, ആ ബിൽ പൂർണ്ണമായി കാര്യസാധകമായി നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കയും രണ്ടാമതു, മററുസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നപോലെ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ പൊതുജന ജീവിതത്തെ വി ഷമയമാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ഗൗരവമായ വിധത്തിൽ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന തായ കക്ഷിവഴക്കുകളും ജാതിവിരോധങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളെ തൽക്കാലത്തേക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാകുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ വിജയം നിശ്ചയമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു.

൯. രെജിസ്ട്രേഷൻ—രെജിസ്ട്രേഷൻ കച്ചേരികളുടെ എണ്ണം തലെയാണ്ടത്തേതു പോ ലെതന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ തലെയാണ്ടത്തേക്കാൾ ൮,൦൦൦ ആധാരങ്ങൾ കൂടുതലാ യി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ഓരോ ആഫീസിലും ശരാശരി ൩,൩൩൫ ആധാരങ്ങൾ രെ ജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിലെ പിരിവിൽ ഏകദേശം ൨,൦൦൦ രൂപായോളംഉള്ള തായ സ്വല്പമായ കൂടുതൽ ഉണ്ടു. എന്നുവരികിലും ചിലവു തലെയാണ്ടത്തേക്കാൾ ൩,൦൦൦ രൂ പായോളം കൂടീട്ടുണ്ടു. ഇതിന്റെ ഫലം ൧൦൯൩ മാണ്ടിലെ ചിലവു ആയാണ്ടിലെ മൊത്തംപി രിവിന്റെ ൧൦൦ ൽ ൩൦ അംശം ആയിരുന്നിരിക്കെ, ൧൦൯൪ മാണ്ടിൽ ആ ശതമാനാംശം ൩൧ ആയിക്കൂടുകയും ൧൦൯൫ മാണ്ടിൽ വീണ്ടും ൩൪ ആയിക്കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നതു ൧൦൯൬ മാണ്ടിൽ ൩൫ ആയി കൂടി. കൂടുതൽ എണ്ണം സബ്രെജിസ്ട്രാർമാരുടെ കച്ചേരികൾ സ്ഥാപിക്കയും ഡി പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളത്തെ, വിശിഷ്യ, താന്നതരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്നു ആലോചിച്ചുവരുന്നു. ഈ മാററങ്ങളുടെ ഫലം ആ യി ഈയിടെ ഫീസിന്റെ സ്കേലിനെ പുതുക്കി അനുവദിച്ചിരുന്നിട്ടും മൊത്തം പിരിവിൽ ചില വിന്റെ ശതമാനാംശം ഇനിയും കൂടുകതന്നെ ചെയ്യും എന്നു മുൻപിൽകൂട്ടി നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു.

൧൦. കൃഷിഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട്—കൃഷിഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് സമർത്ഥനും വ്യഗ്രനും ഉത്സാഹവാ നും ആയ ഡൈറക്ടരുടെ കീഴിൽ മേലും നല്ലപ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തിരുവിതാം കോട്ടിൽ ഇപ്പഴത്തെ കാലത്തിന്റെ അത്യന്തം ഫലോന്മുഖങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നു കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വർദ്ധമാനമായ താല്പര്യം കാണിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ ജോലി സംസ്ഥാനംഒട്ടുക്ക പ്രമാണികളായ കുടിയാന്മാരുടെ സഹപ്രവ ർത്തനത്താൽ അധികമായി സൌകര്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ടും ജനസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. തെ ങ്ങുവൃക്ഷങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുഗ്രമായ ദീനത്തെ അമിതമായ വിജയത്തോടുകൂടി പോരാടി ശമിപ്പിച്ചുവരുന്ന സ്ഥലമായ കായംകുളത്തു ചെയ്തുവരുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളെക്കു റിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസ്താവിക്കാം. ഡിപാർട്ട്മെണ്ട് വഴികാണിച്ചുകൊ ടുത്ത പ്രവൃത്തിയെ കുടിയാന്മാർ സ്തുത്യർഹമായ ആനുകൂല്യത്തോടും പരിശ്രമശീലത്തോടും കൂടി അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു. രോഗത്തെ സമൂലോച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് നട പ്പാക്കിയ മാർഗ്ഗങ്ങളെ ജനസമ്മതങ്ങളാക്കുന്നതിലേക്കായി അതാതുസ്ഥലത്തു കമ്മിട്ടികൾ രൂ പീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഇനിയും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലംകാലത്തേക്കു നിർബന്ധമായി അനുവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ കാൽ ശതാബ്ദത്തിൽ അധികം കാലമായി നമ്മോടൊന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നതും പിൻകാലങ്ങളിലായി പലേസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഗ്രമായ ആകൃതി യെ പ്രാപിച്ചിരുന്നതും ആയ ഈ രോഗംമുഴുവനും ഒരു കഴിഞ്ഞകഥയായി തീരുന്നതാ കുന്നു.

൧൧. മററു വ്യവസായങ്ങൾ—ഇതേവരെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളെപ്പററി ഒരു പരിഗണനം നടത്തീട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു കൃഷിയൊഴിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങ ളെപ്പററി റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരം നിശ്ചയമായും ന്യൂനമായിരിക്കാനേ ഇടയൊള്ളു.

ഈ വിഷയത്തേയും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും ആയ സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായ വിദ്യാഭ്യാസം, എന്നിവയേയും പററി ഗവർമ്മെണ്ട് ഏതാനുംകാലമായി പര്യാലോചിച്ചു വരികയാകുന്നു. എന്നാൽ ഖണ്ഡിതമായ പ്രവൃത്തി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഇതുവരെയും തീർച്ചപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാ.

൧൨. പബ്ലിക്‌വൊർക്സ്— പൊതുപ്പണികൾക്കായി പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ചിലവു ൨൬,൩൬,൦൦൦ രൂപയായിരുന്നു. ഇതിൽ ചീഫ് എൻജിനീർ൨൨,൭൪,൦൦൦ രൂപായും മരാമത്തു ഡിപാട്മെണ്ട് ൨,൪൭,൦൦൦ രൂപായും ചിലവാക്കി. തലെ ആണ്ടിൽ ചീഫ് എൻജിനീർ ചിലവാക്കിയ തുക ൨൪,൯൯,൦൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപായോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിലവിൽ കുറവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് ഡിപ്പാട്മെണ്ട് മതിയായ എണ്ണം ജീവനക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷത്തെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു എക്സിക്യൂട്ടിവ് ജീവനം മുഴുവനേയും പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കയും അവരുടെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞാണ്ടുകളിൽ ചിലവാക്കാൻ ആ ഡിപാട്മെണ്ടിനു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ തുക മേലാണ്ടുകളിൽ ആ ഡിപാട്മെണ്ട് ചിലവാക്കും എന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്കു കൂടുതൽ എണ്ണം ജീവനക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ചിലവിനു ഇതേവരെ ലഭിച്ചിരുന്നതിനെക്കാൾ അധികമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതു ശക്യമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു കൂടിയും മുൻപിൽകൂട്ടി നിരൂപിക്കുന്നു. ൧൦൯൩-മാണ്ടിൽതന്നെയും ഡിപാട്മെണ്ടിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നിട്ടും ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തുകയേയും ചീഫ് എൻജിനീർ ഫലവത്തായി ചിലവാക്കിയെന്നുള്ളതു ചാരിതാൎത്ഥ്യകാരണം ആകുന്നു. "ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന ഇനത്തിലേക്കു ൧൦൯൨-മാണ്ടിൽ ൯,൧൨,൦൦൦ രൂപാ ചിലവായിരിക്കെ ൧൦൯൩ മാണ്ടിൽ ആ ചിലവു ൯,൬൩,൦൦൦ രൂപായായികൂടി, അതായതു, അരലക്ഷം രൂപായിൽ പരം കൂടുതൽ ആയി. ഭാവിയായ ദീൎഘകാലത്തേക്കു ഡിപാട്മെണ്ട് ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങളെ അധികമാക്കുന്നതിൽ, വിശിഷ്യ, മദ്ധ്യ തിരുവാംകോട്ടിലും വടക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലും, അധികമായ ശ്രദ്ധയെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ലാ. ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ചീഫ്എൻജിനീർ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ഇപ്രകാരം എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടു:—"ഭാവികാൎയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന "തായാൽ ഡർബാർഫിസിഷ്യന്റേയും, വിശിഷ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ ഡൈറക്ടരുടേയും നിൎദ്ദേശങ്ങളെ "സാധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നാൽ "കെട്ടിടങ്ങൾ" എന്ന ഇനത്തിൽ അമിതമായ കൂടുതൽ ചിലവു "ചെയ്യേണ്ടി വരുംഎന്നു എനിക്കു മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ "ശരിയായ പോഷണത്തിലേക്കു "ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങളെ" അധികം നന്നാക്കുന്ന കാൎയ്യമാകുന്നു "ഇതിലധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നു ഞാൻ "പറകതന്നെ വേണം. ഈ രാജ്യത്തിലെ കുന്നും ചരിവുമായി ചേൎന്നിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിമിത്തം റോഡുകളുടെ വകക്കും പാലങ്ങളുടെ വകക്കുമായി അധികംപണി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "കഴിഞ്ഞ ൧൫ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ റോഡുകൾ കൂടുതലായി വെട്ടീട്ടില്ലാ. ഈ സംസ്ഥാനം "പുഷ്ടിയാകണം എന്നുവരികിൽ റോഡുകളെ അധികമാക്കേണ്ടതു കൂടിയെതീരൂ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ആവശ്യംആകുന്നു, എന്നിരിക്കെ ആധുനിക കച്ചവടത്തിന്റേയും ചരക്കുകളുടേയും "ആവശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇപ്പോഴത്തെ റോഡുകളിൽ ഉള്ള പാലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ "തുകയായി കണക്കാക്കിയാൽ മൂന്നിൽ രണ്ടിലധികം എണ്ണത്തെയും അടുത്ത ഭാവികാലത്തിൽ "പുതുപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കയും ചെയ്യും. ൧൦൪൦-ം വൎഷത്തിനു മുമ്പിൽ കെട്ടീട്ടുള്ള പാലങ്ങളിൽ "യാതൊന്നുംതന്നെ ഒരു നാടൻ കട്ടവണ്ടിയിൽ കൂടുതലായി എണ്ണം പോകുന്നതിനായി നിൎദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയല്ലാ. അതുകൊണ്ടു അവ കേടുള്ളവയല്ലാത്തതായിതന്നെ ഇരുന്നാലും ആധുനിക "കാലോചിതമല്ലാത്തവയായി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. തടികൾ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു "ട്രാക്ഷ്യൻ എൻജിൻസ്" വനംവകക്കു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ റോഡുകൾ അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു കൊള്ളാവുന്നതല്ലാ. ഒരു കമ്പനിക്കാർ നാഗർകോവിൽവരെ "ആംനിബസ് വണ്ടികൾ ഓടിച്ചുവരുന്നു. കുഴിത്തുറപ്പാലത്തെ പുതുക്കി കെട്ടുന്നതിനായി ആ "പാലത്തിന്മേലുള്ള ഗതാഗതത്തെ അടുത്ത കാലത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കൊല്ലം മുതൽ ചെങ്കോട്ടവരെയുള്ള റോഡിൽകൂടിയൊ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്കോട്ടവരെയുള്ള റോഡിൽ കൂടിയൊ യാതൊരു ഭാരമായ ചുമടും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലംവരെയുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ ഒരു വലിയ മോട്ടാർവണ്ടി "അതിൽകൂടി പോകുന്നതായ ഓരോ കാലത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസൎക്കു പ്രത്യേകമായി എഴുതി അയക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. റോഡുകളെ കൂട്ടിവെട്ടുന്ന കഥ ആകപ്പാടെ കേവലം നിശ്ചലം അല്ലാ എന്നുള്ളസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു. തുണ്ടെടാവും "ഏതാനും മൈൽ ദൂരം റോഡ് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു അത്രെയുള്ളു. മിസ്റ്റർ എ. എച്. "ജേക്കബ് ഈ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോയ കാലത്തിനിപ്പുറം ജനസംഖ്യ നൂററിനു മുപ്പതായിതമായും

...ഗതാഗതം... അതിന്റെ അധികം ... ക്ഷയവും ദ്രവ്യത്തിന്റെവില... നാലുമണം വർദ്ധിക്കയും ചെയ്തിരുന്നിട്ടും, ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ റോഡുകളുടെ രീതി ... പോയകാലത്തിൽ എത്ര സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നുവോ സർവ്വഥാ കാര്യവശാൽ ആ സ്ഥിതിയിൽ ... ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതാണ്. റോഡുകളുടെ രീതിയെ നോക്കുന്നതായാൽ, അവയുടെ സ്ഥിതി ... സംസ്ഥാനത്തിനു ആ ... ആയിരിക്കുന്നു, വലുതായ ... ഗതാഗതം ... മമതമായും ... ക്കുന്നുണ്ട്. ആവിബോട്ടു വഴിയുള്ള ഗതാഗതവും വേഗത്തിൽ പുഷ്ടിയായിവരുന്നു. എന്നാൽ ... ബോട്ടുകൾ എപ്പോഴും ... ആയിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കൊച്ചിവരെ ... താഴ്ചയുള്ള ഒരു ... ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിൽ ഇറങ്ങുന്ന മണലിനെ കോരി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവിനെ ... നിർവഹിക്കണം. ഈ ചുങ്കം അത്യാവശ്യമായി കച്ചവടച്ചരക്കിന്മേൽ ... എന്നു വരികിലും ആ ദോഷം ... ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമാകുന്നു, ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പണം ചിലവാക്കുന്നതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചിലവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ രാജ്യത്തിന്റെ പോഷണത്തിനും ഗുണത്തിനും അധികം ഉപകരിക്കും എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു". പ്രജാസഭയുടെ തുടർച്ചയായ യോഗങ്ങളിൽ ബോധിപ്പിച്ച സംഗതികളിൽ മിക്കവയും പുതിയ റോഡുകൾക്കുള്ള ആവശ്യത്തെയോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റോഡുകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കൂടുതൽ പണികളെയോ പററിയായിരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ അധികമായി പണി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. മെമ്പർമാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ അവർ പക്ഷേ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽ സാധിപ്പിക്കുന്നതു ശക്യം അല്ല എന്നുവരികിലും ഗതാഗതങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരമായ ആവശ്യങ്ങളെ ഗവർൺമെണ്ട് വിലവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല എന്നും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആധീനത്തിൽ ആവശ്യംകഴിച്ചു പണം മിതമായിരിക്കുകൊണ്ടും ഇതിലേക്കു ജോലിക്കു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പരിമിതമായിരിക്കകൊണ്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി അവശ്യമായും സ്വല്പംമന്ദമായിരിക്കാനേയിടയൊള്ളു എന്നുള്ള അവസ്ഥ നിമിത്തമാകുന്നു എന്നും മെമ്പർമാർ ദൃഢമായി ധരിച്ചുകൊൾവിൻ.

൧൬. സംസ്ഥാനംവക റെയിൽവെ.—സംസ്ഥാനംവക റെയിൽവേയ്ക്കായി ഉറപ്പുപറഞ്ഞ പലിശ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കു മുന്നാണ്ടിൽ ൧,൭൧,൦൦൦ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കൊടുത്തതു ൧,൬൬,൦൦൦ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ ആയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ഏഴു കൊല്ലങ്ങളായി ഗവർൺമെണ്ട് കൊടുത്ത ഉറപ്പു പറഞ്ഞ പലിശ ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരികയാകുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയിൽ നിന്നു തെളിവാകുന്നതുപോലെ റെയിൽവെ വഴിയുള്ള കച്ചവടവും ഗതാഗതവും മന്ദമായിട്ടാണെങ്കിലും പുഷ്ടിയായിവരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല:—

൧൦൮൦	ബ്രി. രൂ. ൨,൭൮,൦൦൦
൧൦൮൧	,, ൨,൧൯,൦൦൦
൧൦൮൨	,, ൨,൩൮,൦൦൦
൧൦൮൩	,, ൧,൮൭,൦൦൦
൧൦൮൪	,, ൧,൮൮,൦൦൦
൧൦൮൫	,, ൧,൭൧,൦൦൦
൧൦൮൬	,, ൧,൬൬,൦൦൦

മുകളിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ തടികൾക്കു കയററുമതിനികുതിയെ നിറുത്തൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു റെയിൽവെ വഴി ആ ചരക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പ്രോത്സാഹനത്തെ നൽകും എന്നു മൻപിൽ കൂട്ടി നിരൂപിക്കുന്നു.

കൊല്ലം മുതൽ തിരുവനന്തപുരംവരെ സംസ്ഥാനം വക റെയിൽവേയെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്ലാനുകളും എസ്റ്റിമേട്ടുകളും ഇതുവരെ ഗവർൺമെണ്ടിനു കിട്ടീട്ടില്ല. അവയെ വേഗത്തിൽ അയക്കുന്നതിനു സംബന്ധപ്പെട്ട അധികാരസ്ഥന്മാരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു.

൧൭. മസൂരി കീറിവെയ്പ്പ്.—മസൂരി കീറിവെപ്പുപ്രവൃത്തിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ സാരമായ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നടത്തിയ മസൂരി കീറിവെപ്പുകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൧,൪൭,൬൩൭ൽ നിന്നു ൧,൭൭,൬൩൧ ആയി കൂടി. ൧൦൮൫-മാണ്ടിലെ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിറെഗുലേഷനു ഒരു ഭേദഗതി അനുവദിച്ചതിനാൽ ആ റെഗുലേഷനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ മസൂരി കീറിവെയ്പ്പിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഗവർൺമെണ്ട് സ്വീകരിച്ചു. ആ അധികാരത്തെ നടത്തുന്നതിനു ൧൦൮൬-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൬-നു മുതൽ നാഗർകോവിലിൽ മസൂരി കീറിവെയ്പ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു. നിർബന്ധമായ മസൂരി കീറിവെപ്പിനെ മറെറാനും പട്ടണങ്ങൾക്കുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയത്തെ ഗവർൺമെണ്ട് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുവരുന്നു.

൧൫. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികൾ—പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൯ പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ പട്ടണപരിഷ്കരണറെഗുലേഷന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. തന്നിമിത്തം പ്രസ്തുത ആണ്ടിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസം ഈ റെഗുലേഷനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടവയായി ആകെ എട്ടു പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മിട്ടികൾ ആകപ്പാടെ നല്ലപ്രവൃത്തിചെയ്തു. അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരി ഏൎപ്പെടുത്തലിനെ ആ കമ്മിട്ടികൾ വിശാലമാക്കിയ മാൎഗ്ഗം പ്രത്യേകിച്ചും ഹിതകരമായ ഒരു ലക്ഷണം ആണെന്നു ഗവൎമ്മെണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശികവരികൾ ഏൎപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നു ൧൦൯൬-ാമാണ്ടിൽ പിരിവു തലെയാണ്ടിലെപ്പോലെതന്നെ ൧൯,൧൯൭ രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൪,൩൭൨ രൂപാ ഈടായിട്ടുണ്ടു. കമ്മിട്ടികൾക്കു ഗവൎമ്മെണ്ടിൽനിന്നു കൊടുത്ത ഗ്രാണ്ട് ൪൩,൩൭൪ രൂപായിൽനിന്നു ൩൯,൧൫൬ രൂപായായി കുറഞ്ഞു. കമ്മിട്ടി ചിലവാക്കിയ തുക ൫൫,൨൭൨ രൂപായിൽനിന്നു ൬൨,൦൩൧ രൂപായായി കൂടുകയും ആണ്ടവസാനത്തിൽ മൊത്തം നീക്കിയിരിപ്പു ൧൧,൩൬൧ രൂപായിൽ നിന്നു ൨൧,൩൨൭ രൂപായായി കൂടുകയും ചെയ്തു. കമ്മിട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ നയം അവയുടെ കാൎയ്യങ്ങളെ നടത്തുന്നതിൽ അധികമായ പ്രവൃത്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അവയ്ക്കു കൊടുക്കുകയാകുന്നു. പൊതു മുതലെടുപ്പിൽ നിന്നു അവയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായ തുകകൾ ആകുന്നു. ഈ തുകകളെ ഗവൎമ്മെണ്ട് ഇനിമേൽ കൂട്ടുംഎന്നുള്ളതു സംഭാവ്യംഅല്ലാ. നേരെമറിച്ചു, ടൌൺ ഫണ്ട്സ് എന്ന മുതൽ സംസ്ഥാനംവക നീക്കിയിരിപ്പിൽ നിന്നു തീരെ വ്യതിരിക്തം ആകകൊണ്ടും കമ്മിട്ടികൾ പിരിക്കുന്ന പണങ്ങളും അവയിലുള്ള ചിലവു മിച്ചങ്ങളും മുഴുവനും അവരുടെ അധീനത്തിൽതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നു കഴിയുന്നെടത്തോളം പൂൎണ്ണമായ ഉറപ്പു കമ്മിട്ടികൾക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഓരോ പട്ടണത്തിലും ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതികളെ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള മാൎഗ്ഗം ഇപ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്കു തുറന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ ഒന്നിലധികം മെംബർ വെളിവാക്കിയ അഭിലാഷത്തെ ആദരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം, നാഗരുകോവിൽ, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം എന്ന ഈ പഴയ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള വരിയടയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത മെംബർമാരിൽ പ്രായേണ എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൎക്കു കൊടുക്കുന്നതായ ചട്ടങ്ങൾ ഗവൎമ്മെണ്ട് ഈയിടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൬. ഔഷധസഹായം—സൎക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം തലേയാണ്ടിലേതുതന്നെയായിരുന്നു. അതായതു ൨൧ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസ്പെൻസറികളുടെ എണ്ണം ൨൩-ൽ നിന്നു ൨൯ ആയികൂടി. ൬ പുതിയ ഡിസ്പെൻസറികൾ കോതമംഗലത്തും ഏറ്റുമാനൂരിലും ചെങ്ങന്നൂരിലും അടൂരിലും കായങ്കുളത്തും സ്ഥാപിച്ചവ ആകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓരോ താലൂക്കിനും ഇപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടു. അനേകം താലൂക്കുകൾക്കു ഒന്നിലധികം എണ്ണം ആതുരശാലകൾ ഉണ്ടു. മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടിലേക്കു ചിലവു ൩,൫൮,൦൦൦ രൂപയിൽനിന്നു ൩,൭൯,൦൦൦ രൂപയായികൂടി.

൧൭. വിദ്യാഭ്യാസം—വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോൎട്ടിലെ ൭-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേൎത്തിരിക്കുന്ന വിവരം സാമാന്യേന പൂൎണ്ണമാകുന്നു എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആ വിഷയത്തെകുറിച്ചു അധികം പറയുന്നതിനു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ അമിതമായ ദീൎഘത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. അക്കാലത്തു മെംബർമാർ ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളെ ഗവൎമ്മെണ്ട് ആലോചിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ നവംബർമാസത്തിൽ നല്കിയ ഒരു ആജ്ഞയിൽ പ്രതിപാദിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. പ്രത്യേക സംഗതികളിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലം വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണഭരണത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമാന്യേന പാഠശാലകളിൽ നല്കപ്പെടുന്ന പഠനത്തിന്റെ കാൎയ്യസാധകതയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്നു മാത്രമെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊള്ളു. സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള അംഗീകൃതങ്ങളല്ലാത്ത പാഠശാലകൾ ദൌൎബ്ബല്യത്തിന്റെ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആകുന്നു. ഈ പാഠശാലകളിലെ വിദ്യാൎത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ, റിപ്പോൎട്ടിലെ ൧൬൮-ാം പാരാവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുംപോലെ, സാരമായ കുറവുകാണുന്നതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച അത്യന്തം ഹിതകരങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു എന്നു ഗവൎമ്മെണ്ട് വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഏകകാലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണത്തെ പരിഷ്കരിക്കുകയും അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയം നിശ്ചയമായും ഗവൎമ്മെണ്ടിനെ ആണ്ടോടാണ്ടു അധികം ഭാരാവഹമായ ചിലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. പിരിവുനീക്കി ചിലവു ൧൦൯൭-ാമാണ്ടിൽ ൨൫,൨൭,൦൦൦ രൂപായായികൂടി. അതു ൨൩,൯൮,൦൦൦ രൂപയായിരുന്നതിൽനിന്നു ൧൦൯൮-ാമാണ്ടിൽ ൨൬,൨൭,൦൦൦ രൂപായായികൂടി. അടുത്ത ഭാവികാലത്തിൽ ഇതു അമിതമായവിധത്തിൽ കൂടും എന്നു മുമ്പിൽകൂട്ടി നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൧൭. ദേവസ്വങ്ങളും ധമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും.—ദേവസ്വങ്ങളുടെ വകയ്ക്കു ഒരു വിവരമായ ബഡ്ജെറ്റ് ഇദംപ്രഥമമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. ഇതുനിമിത്തം ഈ ഇനത്തിലുള്ള ചിലവിനെ ആഡിട്ചെയ്യുന്നതു ഇതിനുമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ അധികം കാൎയ്യക്ഷമമായിട്ടുണ്ടു. ദേവസ്വങ്ങളിൽ പിരിവു നീക്കി ചിലവു ൧൦,൧൭,൦൦൦ രൂപയിൽനിന്നു ൧൦,൦൨,൦൦൦ രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ ഫലം സാമാനങ്ങളുടെ വിലയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കയും അരിയും മററു കോപ്പുകളും വിലക്കു വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായ ചിലവു നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടും സാധിക്കപ്പെട്ടു. ധമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന ഇനത്തിൽ ചിലവു ൧൦൭൪-മാണ്ടിൽ ൩,൨൪,൦൦൦ രൂപയായി ഉയൎന്നതിൽ നിന്നു ൧൦൭൫-മാണ്ടിൽ ൨,൯൫,൦൦൦ രൂപയായി കുറഞ്ഞിരിക്കെ അതു വീണ്ടും ൧൦൭൬-മാണ്ടിൽ ൨,൭൩,൦൦൦ രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ കുറവും മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സാമാനങ്ങളുടെ വിലകളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സിദ്ധിച്ചതാകുന്നു. രണ്ടുകൊല്ലം കാലത്തിനിടയിൽ സിദ്ധിച്ചതായ ചിലവിൽ കുറവു ൧ ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു.

൧൮. ജനസംഖ്യ.—തിരുവിതാംകൂറിൽ ൧൦ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീതം നടത്തുന്ന ജനസംഖ്യ എടുക്കൽ അഞ്ചാമത്തെ തവണക്കു ൧൦൭൬-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൮-നു രാവിലെ നടത്തപ്പെട്ടു. ൧൦൬൬-മാണ്ടു ജനസംഖ്യ എടുപ്പു ജോലി നടത്തിയിരുന്നതും അതുകൊണ്ടു ആ അവസരത്തിൽ ലഭിച്ചതായ അനുഭവത്തെ ൧൦൭൬-മാണ്ടിൽ സപ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നതും ദിവാൻപേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ഇതു സംബന്ധിച്ച ജോലികൾ നടത്തിച്ചു. ൧൦൬൬-മാണ്ടിൽ ജനസംഖ്യ ൨൫,൫൭,൭൩൬ ആയിരുന്നിരിക്കെ ൧൦൭൬-മാണ്ടിൽ ജനസംഖ്യ ൨൯,൫൨,൧൫൭ ആയിരുന്നു അതാവിതു, മുമ്പിലത്തെ തവണയെക്കാൾ ൧൦൦-ന് ൧൫ ൪/൰ വീതം കൂടുതൽ ഉണ്ടു.

ഉപക്രമപ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചതിൽപിന്നീടു അതിന്റെ മലയാളം തൎജ്ജിമ വായിച്ചതായി ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഉപക്രമപ്രസംഗത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉള്ള പ്രതികൾ അതിൽപിന്നീടു മെംബൎമാൎക്കും സഭയിൽ ഹാജരായിരുന്ന മററുള്ളവൎക്കും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സഭായോഗം പിറെറദിവസം കാലത്തു പതിനൊന്നുമണിക്കു കൂടുന്നതിലേക്കായി ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ഒന്നേകാൽമണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

രണ്ടാം ദിവസം.

൧൯൧൮- ഫെബ്രുവരി ൨൭-

൧൦൯൩- കുംഭം ൧൫-

സഭായോഗം ൧൯൧൮ ഫെബ്രുവരി ൨൭-ാംക്കു ൧൦൯൩ കുംഭം ൧൫-ാം ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്തു ൧൧ മണിക്കു കൂടി.

തലേദിവസം മെമ്പർമാൎക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചു വിഷയങ്ങളുടെ പൎയ്യാലോചനം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.

I. ധനസ്ഥിതി.

വിഷയങ്ങൾ

൧. സർക്കാർ ധനത്തിന്റെ ന്യായമായും സമഭാവനയോടുകൂടിയും കാര്യക്ഷമമായും ഉള്ള ഭരണം

മിസ്റ്റർ എ. ഗോവിന്ദമേനോൻ ബി. എ.— (പറവൂർ താലൂക്കു മെംബർ) കഴിഞ്ഞ നാലുകൊല്ലങ്ങൾകാലം സംസ്ഥാനത്തിലെ ധനസ്ഥിതികളെ വിജയപ്രദമായി ഭരിച്ചതിലേക്കായി ഗവർൺമെണ്ടിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആകപ്പാടെ മുതലെടുപ്പിനെ പലേ വിധത്തിലുള്ള ചിലവിനങ്ങളിൽ ആയി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു ഏറെക്കുറെ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം ആണെന്നുവരികിലും ഇനിയും അനേകം ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു യോജിക്കുന്നതിനായി അനേകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ നാലു പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ ആയി പ്രതിപാദിക്കാം.

ഒന്നാമതു: <u>രാജ്യഭരണയന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു</u>—മുതലെടുപ്പിന്റെ ഭരണത്തിൽ വാസ്തവം ആയും സാരമായും ഉള്ള ഏതാനും ഓഹരി ജനങ്ങൾക്കു നല്കുന്നതിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏവയെന്നാൽ, (എ) പ്രജാസഭയിലെ മെംബർമാർ പറയുന്ന നിവേദനങ്ങളെ, വിശിഷ്യ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ ധനസ്ഥിതി സംബന്ധമായ നയത്തെ രൂപിപ്പിക്കുന്നതിൽ, വേണ്ടവിധത്തിൽ ഗണിക്കുകയും പൎയ്യാലോചിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം പ്രജാസഭയെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരു സംഘം ആക്കിത്തീൎക്കണം. (ബി) ആണ്ടുതോറുമുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെ, കഴിയുന്നിടത്തോളം, പ്രജാസഭയിലെ നിവേദനങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമായി രൂപിപ്പിക്കണം. (സി) അപ്രകാരം രൂപിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിനെ നിയമനിൎമ്മാണസഭയുടെ ഗുണദോഷപ്രതിപാദനത്തിനും സമ്മതിക്കുംആയി സമൎപ്പിക്കണം. നിയമനിൎമ്മാണസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മെംബർമാർ സൎക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലാത്തവരായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിനെ സംഘടിപ്പിക്കണം; എന്നുവരികിലും, ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ഗവർൺമെണ്ടിനു നിരസനാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കാം. (ഡി) ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ടിലും താലൂക്കിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരും സൎക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലാത്തവരായിരിക്കണം. എലിമെണ്ടറിവിദ്യാഭ്യാസം, ശുചീകരണം, കൃഷിക്കു വെള്ളംപായിക്കലും റോഡുകളുടേയും തോടുകളുടേയും സംരക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ ചില്ലറ മരാമത്തുപണികൾ, ഇവയ്ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന തുകകളുടെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും ഈ സംഘങ്ങൾക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

രണ്ടാമതു: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുതലെടുപ്പിന്റെ വിതരണം ആകുന്നു. — പല ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള മുതലെടുപ്പിനെ വിതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു, അനേകം സംഗതികളിൽ, സംസ്ഥാനത്തിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യുവരുന്നു എന്നു സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്നു കാണുന്നു. കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം അധികം പണച്ചിലവുള്ളതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മധ്യതിരുവിതാംകോട്ടിലും വടക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലും കൃഷിസംരക്ഷകമായി കൃഷിമരാമത്തുപണി നടത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലേക്കു താഴെപറയുന്ന സംഗതികൾ വേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (എ) സംസ്ഥാനത്തിലെ കൃഷിവ്യവസായത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്കും ധനഹീനന്മാരായ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിലേക്കും ആയി കൃഷിപാഠശാലകളും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും പരസ്പരം ധനസഹായസംഘങ്ങളും ധാന്യം കടംകൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളും സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി പ്രത്യേകം മുതൽ അനുവദിക്കണം. കൃഷിവായ്പ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു പണം വായ്പ വാങ്ങിക്കുന്നതു എളുപ്പമായിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ആ ആക്ടിനെ നന്നാക്കി ഭേദപ്പെടുത്തണം. (ബി) എലിമെണ്ടറിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സെക്കണ്ടറിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആയിട്ടും വ്യവസായങ്ങളുടേയും കലകളുടേയും അഭ്യസനത്തിനായിട്ടും സഹായധനം കൊടുക്കുന്നതിനു കൂടുതൽതുക അനുവദിക്കണം. (സി) ആശുപത്രികളിൽ വേണ്ടടത്തോളം മരുന്നില്ലാ എന്നുള്ള പരാതി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലായി ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടു മരുന്നുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിടത്തോളം മുതൽ അനുവദിക്കണം.

മൂന്നാമതു: എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലും വനം ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലും ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലും ചിലവിനെ കുറയ്ക്കുകയും അവയെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു അത്യന്താവശ്യമാകുന്നു. എഞ്ചിനീർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവനക്കാർ ആവശ്യമുള്ളതിൽ അധികം കൂടുതൽ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇരുപതിനായിരം രൂപായ്ക്കു മേലുള്ളതായ പ്രധാന പണികളുടെ ഭരണം മാത്രം എഞ്ചിനീർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ വച്ചുകൊള്ളുകയും ഞാൻ ശിപാർശ ചെയ്തതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട്ബോർഡുകളും താലൂക്കബോർഡുകളും സൃഷ്ടിച്ചു ആ തുകയ്ക്കു കീഴുള്ള പണികളെ ആ ബോർഡുകളുടെ ഭരണത്തിൻകിഴിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ എഞ്ചിനീർമാരുടെ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാകുന്നു. വനം ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ കാര്യത്തിൽ ആകട്ടെ, തടി കാട്ടിൽ നിന്നു വെട്ടിഇറക്കി നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനു അതിന്റെ വാസ്തവ വിലയുടെ മുക്കാൽപങ്കു ചിലവാകുന്നു. ഈ ചിലവിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനു പല മാറ്റങ്ങളും ആലോചിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് മുഖേന ചില്ലറ വിളവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതി മലയാറ്റൂരിൽ ഒരു പരിശോധന ഏർപ്പാടായി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. ഈ രീതിയെ സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കും നടപ്പാക്കുന്നതായാൽ ഗവർണ്മെണ്ടിലേക്കു ഗണനീയമായ ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തടി വില്പനയ്ക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കുത്തകരീതി നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്കു നല്ല തടി കിട്ടുന്നുംഇല്ല. ഗവർണ്മെണ്ടിനു വേണ്ട തടി തന്നേയും മറു സ്ഥലങ്ങളിൽചെന്നു വാങ്ങിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയെ മേലും നിലനിറുത്തരുതു. ആണ്ടിൽ തെററായകാലത്തു ഡെപ്പോകളിൽ തടി ശേഖരിച്ചതു നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഡെപ്പോകളിൽ അമിതമായ എണ്ണം തടികൾ കിടക്കുന്നു. നിയതസമയങ്ങളിലും നിയതസ്ഥലങ്ങളിലും തടി കൊണ്ടു ഏല്പിക്കുന്നതിനു കുത്തകക്കാരോടു ആജ്ഞാപിച്ചു ഈ ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ചിലവിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറച്ചു കാര്യക്ഷമമായവിധത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ കാര്യാദികൾ നടത്തേണ്ടതു അത്യന്തം ആവശ്യം ആകുന്നു. ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിനെ പരിഷ്കരിച്ചു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ വൃഥാ വ്യയത്തെ നിറുത്തേണ്ടതും അത്യന്താവശ്യം തന്നെ.

വിഷയങ്ങൾ

ഒടുവിലത്തേതു-മുനമ്പം കുത്തകപാട്ടക്കാരിൽ നിന്നു ഈടാക്കേണ്ടതായ വിലയത്ഥത്തെ ആണ്ടുതോറും ഉള്ള തവണകളിലായി ഈടാക്കുന്നതിനു പ്രകാരം എത്ര എണ്ണം കിസ്തുതവണകൾ ഉണ്ടോ അത്ര തവണകളിലായി ഈടാക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൃഷിയല്ലാതെമററു വിധത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായങ്ങളിൽ ഒരു നിയത അതിത്തിക്കു കൂടുതലായുള്ള ആദായത്തിനു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

റോഡുകളിൽ ചുങ്കം ചുമത്തുന്നതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടുള്ള സങ്കടത്തെ ഗവർമ്മെണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൊല്ലം മുതൽ തിരുവനന്തപുരംവരെ റയിൽവെ നടപ്പാക്കണം എന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ. സംസ്ഥാനത്തിലെ ധനസ്ഥിതിക്കു ദോഷം ഇല്ലെന്നു വരികിൽ ഈ റെയിൽവേയെ ആലുവാവരെ നടപ്പാക്കേണ്ടതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയേയും ഗവർമ്മെണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വിരമിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പണംവക ഇടപാടുകളെ സൌകര്യപ്പെടുത്താനായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെനടപ്പുനാണയങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ നാണയങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രയാസംകൂടാതെ കൈമാററംചെയ്യത്തക്കവണ്ണം അവയുടെ വിലകളെ അനുരൂപപ്പെടുത്തണം.

മിസ്റ്റർ എം. എം. വൎഗീസ്—(കോട്ടയത്തു കച്ചവടക്കാരുടെവക മെംബർ) ഒരു രാജ്യത്തിൽ നടപ്പായിരിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മററു നാണയങ്ങളായി മാററത്തക്കവിധത്തിൽ ഉള്ളവയായിരിക്കണം. തിരുവിതാംകോട്ടിലെ നാണയങ്ങൾ ഒന്നിനെ മറെറാന്നായി മാററുന്നവിധത്തിൽ ദുർഘടങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകോട്ടു രൂപാ എന്നുള്ളതു കേവലം സങ്കല്പരൂപവും എഴുത്തുകുത്തിൽമാത്രം ഉള്ളതും ആയ ഒരു നാണയം ആകുന്നു. തിരുവിതാംകോട്ടു നാണയങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് നാണയങ്ങളായി മാററുന്നതിനുള്ള ദുർഘടം ജനങ്ങൾക്കു അമിതമായ ദ്വേഷത്തേയും അസൌകര്യത്തേയും ജനിപ്പിക്കുന്നു; വിശിഷ്യ, പുറനാട്ടുമായി കച്ചവടസംബന്ധം ഉള്ളവക്കു അധികം ഉപദ്രവകരമായിരിക്കുന്നു. ഈ ദുർഘടത്തെ നീക്കുന്നതിലേക്കായി (൧) സക്കാർ രൂപായെ നിറുത്തിക്കളയണം എന്നും (൨) ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപായും തിരുവിതാംകോട്ടു ചക്രവും കാശും മാത്രമെ മേലാൽ നിയമാനുസൃതമായ നാണയങ്ങൾ ആയിരിക്കാവൂ എന്നും (൩) ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ മുപ്പത്തിരണ്ടു ചക്രം കൊണ്ടതും ഒരു ചക്രം പതിണ്ടു കാശു കൊണ്ടതും ആണെന്നു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നടപ്പുനാണയങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ രീതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ആഡിട് ഡിപാട്മെണ്ടിനു അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കാം എന്നുള്ള താൽക്കാലികം ആയ അസൌകര്യം ഇതുനിമിത്തം ജനിക്കുന്ന തിത്യമായ ഗുണങ്ങളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ തുഛം ആകുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൨. തിരുവിതാംകോട്ടു വെള്ളിനാണയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുജനങ്ങൾ കൂടക്കൂടെഅനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെനീക്കണം

മിസ്റ്റർ രാമസ്വാമി മീനാക്ഷിചെട്ടിയാർ— (നാഗരുകോവിലിലെ കച്ചവടക്കാരുടെവക മെംബർ) ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ വെള്ളിനാണയങ്ങൾ, അവയുടെ മുദ്രയേയും തൂക്കത്തേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒന്നിനൊന്നു ഒത്തതല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു. അവയെ ഒന്നിനുപകരം മറെറാന്നായി മാററുന്നതിൽ അമിതമായ കഷ്ടം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ആവയെ കടകളിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ഖജനാവിൽനിന്നാണ് ആവയെ ആദ്യം വെളിയിൽ കൊടുക്കുന്നതു. അങ്ങനെയുള്ള ഖജനാവുകളിൽ അവയെ ഒടുക്കിയാൽ അവയെ അടിച്ചു ഒടുക്കിയവക്കു തിരിയെ കൊടുക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു ആവശ്യത്തിനു തക്കവണ്ണം മതിയാകുന്ന ചെമ്പുനാണയങ്ങൾ ഇല്ല. ഈ ദോഷങ്ങളെ മാററുന്നതിനായി താഴെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഏപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു:—

(൧) വ്യാജനാണയങ്ങൾ പരക്കാതെ തടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഉടനടി വേണ്ടപ്രവൃത്തി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മററു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നടത്തണം.

വിഷയങ്ങൾ

(ഢ.) ജോലിയിൽ പരിചയമുള്ളവരെ മാത്രമെ കമ്മട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കാവൂ. വിലയിലൊ തൂക്കത്തിലൊ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തവിധം നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ വരുത്തിക്കണം.

(ണ) ചെമ്പുനാണയങ്ങൾ അധികമായ എണ്ണം വരുത്തികൊടുക്കണം.

(ത) എല്ലാ സർക്കാർ നാണയങ്ങളുടേയും മാതൃകയായ നാണയങ്ങൾ എല്ലാ സർക്കാർ കച്ചേരികളിലും വച്ചിരിക്കണം.

(ഥ) രൂപായ്ക്കുപകരം ചെമ്പുനാണയങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കു എല്ലാം അഞ്ചുരൂപാവിലല്ല ചെമ്പുനാണയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനു ഖജനാവുകാർക്കു ഉത്തരവു കൊടുക്കണം.

(ദ) നാണയസംബന്ധമായ ക്ലേശങ്ങൾ തീരുന്നതുവരെ എല്ലാ ചന്തകളിലും മററു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുംവച്ചു വെള്ളിനാണയങ്ങൾക്കു പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്കു ചെമ്പുനാണയങ്ങൾ കൊടുപ്പിക്കണം.

ഈ ദോഷത്തെ മാററുന്നതിലേക്കായി വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ താമസിക്കുന്നതായാൽ ബ്രിട്ടീഷ്നാണയങ്ങൾ ഇവിടെ പരക്കുന്നതിനും ഈ നാട്ടു നാണയങ്ങളുടെ നടപ്പു തീരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനുംകൂടി ഇടയാകും എന്നു കൂടി ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—മെംബർ ഇപ്പോഴത്തെ ദോഷങ്ങളെ ശരിയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതാകുന്നു.

൫. തിരുവനന്തപുരം മേജർടെഷാറിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പണങ്ങൾക്കു അവിടെനിന്നു ആലപ്പുഴ മേജർ ടെഷാറിക്കു ചെക്കുകൾ കൊടുക്കണം.

മിസ്റ്റർ. എസ്. ഗണപതിപ്പിള്ള, (തിരുവനന്തപുരം കച്ചവടക്കാരുടെ വക മെംബർ) നിത്യോപയോഗത്തിനുള്ള ചരക്കുകളിൽ മിക്കതും തിരുവനന്തപുരത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതു ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തും കൊച്ചി തുറമുഖത്തും നിന്നു ആകുന്നു. ആണ്ടുതോറും പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപാ ഈ ചരക്കുകളുടെ വിലയായി ആലപ്പുഴയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എട്ടുലക്ഷം രൂപാ പണം ആയിട്ടുതന്നെ അവർ ഒടുക്കിവരുന്നു. അങ്ങനെ കടുക്കുന്നതു നിമിത്തം ഈ സ്ഥലത്തെ പണവ്യാപാരികൾക്കു വളരെ വലുതായ നഷ്ടംവരാൻ ഇടയുണ്ടു; ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്കു ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ സഹായം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തെ മേജർ ടെഷാറിയിൽ പണം ഒടുക്കിച്ചുകൊണ്ടു അവിടെ നിന്നും ആലപ്പുഴ മേജർടെഷാറിക്കു ചെക്കുകൊടുപ്പിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ഗവർൺമെണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഗവർൺമേണ്ടിനു ആദായവും കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആലപ്പുഴ ഖജനാവിൽ നിന്നു പത്തുലക്ഷം രൂപാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്കു ആണ്ടുതോറും ആയിരം രൂപാ ചിലവാകുന്നു. ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ചെക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗവർൺമേണ്ടിലേക്കു വല്ല ചിലവും നേരിടുന്നതായാൽ ആ വിശേഷാൽ ചിലവിനെ തള്ളിയാലും ഈ ചിലവിൽ ഒരംശം ഗവർൺമെണ്ടിനു ലാഭം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—പുതുക്കിയ അക്കൌണ്ട്കോഡിൽ ഇക്കാര്യത്തിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു.

വിഷയങ്ങൾ

II. പ്രധാനപ്പെട്ട ഹർജിനങ്ങൾ.

(i) ഭൂനികുതി.

൨. ഇപ്പോഴത്തെ തനതു ചിറാൽഭൂമികളായി കണ്ടെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചേരിക്കൽ ഭൂമികളെ നെൽകൃഷിക്കായി കുറഞ്ഞ കരത്തിനു പതിച്ചുകൊടുക്കണം.

മിസ്റ്റർ. ആർ. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ—(പീരുമേടു താലൂക്കമെമ്പർ) ചേരിക്കൽ ഭൂമികളെ രണ്ടുമൂന്നുകൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീതം മാത്രമെ കൃഷി ചെയ്യാൻപാടൊള്ളു. അവയുടെ കൃഷിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു തക്കപ്രോത്സാഹകരം അല്ല. കഴിഞ്ഞ കണ്ടെഴുത്തിൽ അവയെ കരം പതിച്ച വസ്തുക്കളായി ചേർത്തു അപ്രകാരം കരം പതിച്ചിരുന്നു. ഇതു കുടികൾക്കു വലുതായ അസൌകര്യത്തിനിടയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കരത്തിന്റെ റേട്ട് ഏക്കർ ഒന്നിനു മൂന്നുപണം ആകുന്നു. ഇതു പഴയ കരത്തിന്റെ അഞ്ചു ഇരട്ടി ആകുന്നു. എല്ലാ തനതു ചിറാൽ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നുക്കു അഞ്ചു പണത്തിൽ കുറയാതെ കരം ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഇയ്യിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞ ചേരിക്കൽ ഭൂമികളുടെ ധാരക്കന്മാർക്കു മഹത്തായ സങ്കടസ്ഥാനമായിതീരുമെന്നു മാത്രമല്ല ചേരിക്കൽ കൃഷി എന്ന വിഷയത്തിനു ദോഷകരമായും ഭവിക്കും. ചേരിക്കൽ വസ്തുക്കളെ ൧൦൭൮ മീനം ൧൦൮൩-ൽ ഉണ്ടായ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വ്യാപരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഈ വസ്തുക്കൾക്കു കുറഞ്ഞ റേട്ടിൽ കരംചുമത്തുകയും കരക്കുടിശികകളെ മൂന്നു കൊല്ലംകൊണ്ടു കുടിയാന്മാർ തീർക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചും ഈ വസ്തുക്കൾ അനുഭവിച്ചുവന്നവർ അപേക്ഷിക്കുന്നതായാൽ അവരുടെ പേരിൽ ഈ ഭൂമികളെ പതിപ്പിച്ചുകൊടുത്തും ചേരിക്കൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഞാൻ വാദിക്കുന്നു. കരത്തിൽ കുറവുചെയ്യുന്നതു സാദ്ധ്യം അല്ലെന്നു വരികിൽ മൂന്നു പണം വീതം ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ റേട്ടിനെ കൂട്ടരുതു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കരക്കുടിശികകളെ മാപ്പുചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—൧൦൮൭-ാം വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതായ വിശേഷാൽ ചേരിക്കൽ ചട്ടങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ആലോചിച്ചതിന്റെ ശേഷം കഴിഞ്ഞാണ്ടു റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പണ്ടാരവക ചേരിക്കൽ വസ്തുക്കളേയും ഇപ്പോൾ സാധാരണ പുതുവൽ വസ്തുക്കൾ എന്നപോലെ പതിച്ചുവരുന്നു. ഈ നടപടിയെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ട് യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല.

൩. വേമ്പനാട്ടുകായൽ നികത്തി കൃഷി ചെയ്യലും അതിനുള്ള തറവിലയും

മിസ്റ്റർ കണക്കു നാരായണൻ കേശവൻ— (കോട്ടയം താലൂക്കമെമ്പർ) തിരുവിതാംകോട്ടു സംസ്ഥാനം കൃഷിപ്രധാനമായ രാജ്യമാണെന്നു വരികിലും ഇതിനു ഇതിലെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ട അരിക്കു അന്യദേശങ്ങളിലെ വിളവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആണ്ടുതോറും നാല്പതു ലക്ഷം രൂപായോളം വിലയുള്ള അരിയും നെല്ലും ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയിൽ നിന്നു ഇതു വ്യക്തം ആകുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ട് ഒന്നിലധികം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൃഷി വ്യവസായത്തിന്റെ പോഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയായിരുന്നു. ദിവാൻ രാമരായരുടെ കാലത്തായിരുന്നു വേമ്പനാട്ടുകായൽ നിരത്തി കൃഷിചെയ്വാൻ തുടങ്ങിയതു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന കുടിയാന്മാർക്കു പണം വായ്പ കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു എന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഗവർമ്മെണ്ട് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വേമ്പനാട്ടുകായൽ നികത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന ഭൂമികളെ അഞ്ചുകൊല്ലം കാലം നിലമായും അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം കാലത്തേക്കു പകുതി വീതം കരം പതിച്ചും അവയെ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണെന്നു ൧൦൬൪ മിഥുനം ൧൦-ാം-ഉണ്ടായ ൫൨൮൪-ാം നമ്പർ ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയുടെ ഫലമായി അനേകം പാവപ്പെട്ട കുടിയാന്മാർ കായൽ നിരത്തി നിലങ്ങൾ ആക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തുന്ന ഭൂമികളുടെ തറവിലയെ ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപായിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചു രൂപായാക്കി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മദ്ധ്യിലെ

വിഷയങ്ങൾ

നികത്തി എടുത്തതായ നിലങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ, ഈ കൂടുതൽ റേട്ടിൽ കരം ചുമത്തുന്നതു കുടിയാന്മാൎക്കു വളരെ സങ്കടമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒരേ വട്ടപ്രദേശത്തുള്ള ഭൂമികളിൽ ചിലതിനു പഴയ റേട്ടും മററു ചിലതിനു പുതിയറേട്ടും അനുസരിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിധം കരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു വിഹിതം അല്ലാ എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. കായൽ നികത്തി നിലമാക്കുന്നതിനായി അധികമായ പണം ചിലവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കുടിയാനവൻ അതിനെ തന്റെ പേരിൽ പതിപ്പിയ്ക്കുന്നവകയ്ക്കു തറവിലയായി ഇരുപത്തിഅഞ്ചു രൂപാ കൂടി ഒടുക്കണം എന്നു വയ്ക്കുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടം ആകുന്നു. കായൽ നികത്തിയ ഭൂമികൾക്കു കരത്തിന്റെ റേട്ടിനെ കുറയ്ക്കണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. വേമ്പനാട്ടുകായലിനെ നികത്തി നിലമാക്കുന്നതിനു അനുവാദം നല്കുകയും അതിനെ വിരോധിക്കുന്നതായ ഉത്തരവിനെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു അത്യന്താവശ്യം ആകുന്നു എന്നു ഞാൻബോധിപ്പിക്കുന്നു. കായൽ നികത്തിയെടുത്ത നിലങ്ങൾക്കു ഉള്ള തറവിലയുടെ കാൎയ്യത്തെ ഗവൎണ്മെണ്ട് വീണ്ടും ആലോചിക്കണം എന്നും ൧൯൦൯ മെ ൯൩-യിലെ ആജ്ഞക്കു മുമ്പായി കായൽ നികത്തിയെടുത്തിരുന്ന നിലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം എങ്കിലും പഴയ റേട്ടിൽ തറവില ചുമത്തുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നും പ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നദികളേയും കായലുകളേയും തോടുകളേയും, വിശിഷ്യ വള്ളസഞ്ചാരം ഉള്ളവയെ, നികത്തി നിലമാക്കുന്നതിനു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനായി വിലക്കുകയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ കാലം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഏതാനം കാലമായി ഗവൎണ്മെണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കയായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ, മിക്ക സംഗതികളിലും കായൽ നികത്തിയെടുത്ത ഈ നിലങ്ങൾ വളരെ വിലപിടിച്ചവയാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കയും ഒരു രൂപാ വീതം ആയിരുന്നതിനെ പിന്നീടു മൂന്നു രൂപായാക്കി കൂട്ടിട്ടുള്ള പഴയ തറവില ഇവയെപ്പോലെയുള്ള വില പിടിച്ച നിലങ്ങൾക്കു ക്രമത്തിലധികം താഴ്ന്നതാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കായലുകൾ നികത്തിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ നിലങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേട്ടിലുള്ള തറവില ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ഇരുപത്തിഅഞ്ചു രൂപാവീതം ആണെന്നു വിധിക്കുന്നതായ ൧൯൦൯ മെ മാസത്തിലെ ഗവൎണ്മെണ്ടാജ്ഞയെ ഗവൎണ്മെണ്ട് നടപ്പാക്കി. ഇതിൽ പിന്നീടു ആറുകളേയും തോടുകളേയും നികത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന നിലങ്ങൾക്കുംകൂടി ഈ ആജ്ഞയെ സംബന്ധിപ്പിച്ചു എന്നു വരികിലും വേമ്പനാട്ടു കായലിലെ അല്പം ഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ ഗണിച്ചു ഈ കായലിൽ നിന്നു നികത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള നിററു നിലങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തറവിലയെ ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ൨൫ രൂപായിൽ നിന്നു ൧൫ രൂപായാക്കി ഈയ്യിടെ ഗവൎണ്മെണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടു. ഒററ പേരിൽപതിവുകാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ തറവില ൧൦൦൦ (ആയിരം) രൂപായിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തുല്യമായ ആണ്ടുതോറുമുള്ള അഞ്ചു തവണകളിലായി കൊടുക്കാം എന്നുംകൂടി അതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. വേമ്പനാട്ടുകായലിലെ ഏതാനം ഭാഗത്തെ നികത്തിക്കൂടെന്നുവിരോധിച്ച് ഏതാനം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പെ മദ്രാസ് ഗവൎണ്മെണ്ടിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഈ ഗവൎണ്മെണ്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള നിരോധന ആജ്ഞയുടെ സംഗതിയിൽ ആകട്ടെ ഈ ഗവൎണ്മെണ്ട് ഏതാനം കാലത്തേക്കു മദ്രാസ് ഗവൎണ്മെണ്ടും ആയി എഴുത്തുകുത്തു നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊഴത്തെക്കാൾ അധികം ധാരാളമായി ഈ പ്രദേശത്തിൽ കായൽ നികത്തി നിലമാക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു നിരോധനത്തിനു സാരമായ ഭേദഗതി ഉണ്ടാകുംഎന്നു സൎവ്വഥാ ആശംസിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൭. തൊടുപുഴ താലൂക്കിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ദരിദ്രന്മാരാകുന്നു — പുഴയൽ

മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പു അയിപ്പ—(തൊടുപുഴതാലൂക്കുമെമ്പർ) ൧൦ വൎഷമാണ്ടുവരെ ഏക്കർ ഒന്നുക്കു തറവില ഏഴുപണം മാത്രം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തറവില മൂന്നുരൂപായാണെന്നും ഏറ്റവും കൂടിയ തറവില നൂറുരൂപാവരെയാകാം എന്നും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

முன்னுடி அவ்விதம் செய்ததில்லை என்றுவந்தால் ஹிதோபதேசப்படி அவர் பிரவர்த்திக்கிறதற்கு அவர்களை உட்படுத்துவதற்காக ஸ்பெஷியல் ஆபீஸரோ அவரின் அஸிஸ்டண்டுகளில் ஒருவரோ சீக்கிரமாக இந்த இடங்களை மீண்டும் சந்திக்கும்.

111. பரிசோதனைகள்:—பரிசோதனைகளின், பத்ததி பிரதானமாக போன வருடங்களின் நடந்ததைப் போலவேதான். அதின் விபரங்கள் 3-6 வரை ஸ்டேட்மென்டுகளில் சேர்த்திருக்கிறது. பழைய பரிசோதனைகளுக்கு மேல் அடியில் பிரதிபாதிக்கும் பரிசோதனைகளும் நடப்பு வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

(1) போர்டோ, வளக்கூட்டுக்கொண்டு வினையின் மீது சிதறுக:—4பௌவுண்டு சுமமாயமும் 6 பௌவுண்டு துரிசும் சேர்த்து கரிதான போர்டோ, ரோகம் பிடித்ததான பத்து விருட்சங்களின் மண்டையின் பாற்றப்பட்டது.

(2) னைட்ரோலியம் உரம் போடுவது:—னைட்ரோலியம் என்பதானது அதிகமாக அம்சம் னைட்ரோஜன் சேர்ந்த வளக்கூட்டு ஆகிறது. இது 20 ரோகம் பிடித்த விருட்சங்கள் சுவட்டில் போடப்பட்டது.

(3) வியாதி பிடித்ததாயுள்ள விருட்சங்களுக்கு சுற்றும், மண்ணை சுடுவது. ரோகம் பிடித்ததாயுள்ள விருட்சங்களுக்கு சுற்றிலும் எட்டு அடி வீதியில் மூன்று அடி அகழத்தில் வாரணம் தோண்டி அதனை கெட்டுப்போன வேருகளும் உணங்கின ஓலைகளும் கொண்டு முக்காலும் நிறைத்து பிறகு அதில் தீமூட்டிற்று. இதன் பிறகு விருட்சங்களுக்கு பதிவுபோல உரமிட்டது. பத்து விருட்சங்கள் இந்தப்படி சிகில்ஸிக்கப்பட்டன.

(4) ஸோலிக்னம் உபயோகித்தல்:—பாம்பையில் மெஸ்ஸேர்ஸ் கூப்பர் கம்பெனிக்காரர் விலையின்றி அனுப்பித்ததாயுள்ள, ஸோலிக்னம் ஓர் ரோகம் பிடித்த விருட்சத்திற்கு சுற்றிலும் மண்ணில் பரிசோதனைக்காக சேர்த்தது.

112. பரிசோதனைகளின் பலங்கள்:—பரிசோதனம் நடத்தினதாயுள்ள விருட்சங்களின் சாமான்னியமான காட்சை அதிகம் நன்றாயிருந்ததாக சென்ற வருடத்து ரிப்போர்ட்டில் சுட்டிகாட்டியிருந்தது. இந்த குணம் நடப்பு வருடத்தில் அதிகம் வெளிவாக தென்பட்டன, முக்கியமாகவும் காயங்குளத்தில் தெங்குகளின் காய்பலம் ரொம்ப கூடுதலாகவேயிருந்தது. விளைந்ததான தேங்காய்களின் குணத்திலும், திருப்தியமாக அபிவிருத்தி உண்டாயிருந்தன.

113. விளைவை சம்மந்தித்தமட்டிலும் காயங்குளத்துக்குள்ள தொகையை மாத்திரம் விசுவசிக்கக்கூடுமான ரீதியில் ஸ்வீகரிக்கலாம், ஏனென்றால் அங்கே தேங்காய் வெட்டுவது பதிவாகவே ஸ்பெஷியல் ஆபீஸருடையாவது அஸிஸ்டென்டுகளில் ஒருவருடையாவது முன்னிலையில் வைத்தாகுறது. தேங்காய் வெட்டுங்காலத்தைக் குறித்து டிப்பார்ட்டுமெண்டில் அறிவு கொடுப்பதற்கு ஆலப்புழை ஜனங்கள் சுபாவமாக, சோம்பேறித்தனமோ, மனமில்லையென்றோ காட்டுவதினாலே அங்கே சரியான கணக்கு சேகரிப்பது கொஞ்சம் பிரயாசம்தான். கணக்குகள் சேகரிப்பதற்கு, வள்ளம் குளத்திலும், பாணைகானத்திலும், புத்தியுள்ளவரான டிப்பார்ட்டுமெண்டல் உத்தியோகஸ்தரில்லை. எல்லா இடங்களிலும் பரிசோதனைகளில் இருக்கிற விருட்சங்களின் உடமஸ்தர்கள் விருட்சங்களின் சாமானியமான காட்சையிலும் விளைவிலும் ஏறுவாக அபிவிருத்தி உண்டென்று சம்மதிக்கிறார்கள்.

114. பெட்டி பரிசோதனங்கள்:—போன தடவைக்குள்ள வருஷாந்த ரிப்போர்ட்டின் 84-லாம் வகுப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாயுள்ள பெட்டிகளில் வளர்த்தின, தைகள், வியாதிக்குள்ள, யாதொரு இலட்சணங்களையும் காட்டாமையால் ஒச்சிறையில வளம்டிப்போ நடத்தி வருகிற, பரம்புக்குள்ளே, நடப்பு வருடத்தில் அவைகளை இளக்கி நடப்பட்டது. கடினமான மழையினால் அலப்பம் சேதப்பட்டிருந்த ஒன்றோ, இரண்டோ தைகள் ஒழிந்து மற்றவைகளெல்லாம் நன்றாக வளர்ந்து வருகிறது. இவைகளில் எதற்காவது மேலுள்ள பல தினங்களிலும் ரோக லட்சணங்கள் உண்டாகிறதா என்று கண்டறிவதற்காக இவைகளை சிரத்தையோடுகூட பார்த்துவருகிறது.

115. வளம்டெப்போ ஏற்பாடு.—இந்த ஏற்பாடு 1085 ம் வருஷம், உத்தரபாகத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது. பிரதானமாக காயங்குளத்திலும் ஆலப்புழையிலும் நடத்தப்பெட்டிருக்கன. இப்பொழுது அவ்விதம் நடத்தப்பெட்டுவருகிறது. இந்த ஏற்பாடை உத்பவிப்பித்தவர்களுக்குதானும், குடிகள் இதனை பிரியமாக சுவீகரிப்பார்களா வென்றதான ஸம்சயம் ஆதிகாலயில் உண்டாயிருந்தன. உத்திரால் யாதொரு விதமான

பிரயோஜனமும் உண்டாகமாட்டாதென்றும், அதின் விலை கொஞ்சம் கிரமத்துக்கதிகம் என்கிறவென்றும், அப்பால் விசாரித்ததிலே அவை நிலக்காலனாருக்கு நிஜமாக இதற்கு வேற்றுமையாகவிருந்தார் என்றாலும் கொஞ்சம் மாதங்கள் கழிந்தபொழுது அவர்கள் அநேகம் பேயர் அவற்றின் நிலைமையை மாறச்செய்து உண்டாயிருந்த உரம் முழுமையும் 108ம் வருஷம் முடியும் முன்னமே விரயம் செய்யப்பட்டதுமன்றி, ஏகதேசம் 30000 விருக்ஷங்களின் வகைக்குள்ளதான, மனுக்களை, நடப்புவருஷத்தில் நிரப்பு செய்வதற்காக நிறுத்தி வைக்கவும் பெற்றது.

116. ஒரு விருட்சத்திற்கு ஆவசியமுள்ள உரத்தில் அடங்கியிருக்கும் கடகங்கள்,

10	பௌவுண்டு	பிண்ணாக்கும்
2	,,	கொஞ்சப்பொடியும்
2	,,	உப்பும்
20	,,	சாம்பலும் ஆவன.

117. மேல்சொன்னதாயுள்ள தொகைக்கு மேலாக ஒரே விருட்சத்திற்கும் ஒருபவை நீறும் கூட உபயோகிக்கவேண்டியது. எளகூட்டின் மொத்தவிலை விருட்சம் ஒன்றுக்கு 10 சக்கரமும், கும்மாயத்திற்கு விலை 4 சக்கரம் 4 காசு ஆகிறது. என்றாலும ஜனங்களுக்கு பளகூட்டை 6 சக்கரமாகவும், நீற், அல்லது கும்மாயம் 4 சக்கிரமாகவும் வளம் டிப்போவில் விலைக்கு கொடுப்பதாயின. இதுநிமித்தமாக சர்க்காருக்கு விருட்சம் ஒன்றுக்கு, நாலு சக்கரத்துக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான நிதிக்கு நஷ்டம அனுபவிப்பதாயின.

118. உரங்கள் விலைக்கு வாங்குவதற்காக டெட்டுஹெட்டு, இனத்தில் அடவான்ஸாக பதினாயிரம் ரூபாயி அனுவதிக்கப்பட்டன, இந்த மாதிரியில் நிஜமாக செலவு 9998 ரூபாயி 11 சக்கரம் 4 காசு ஆயிருந்தன, வர்ஷ முடிவில இந்த கடகங்களில் சிலதில் கொஞ்சம் மீதமிருந்தது, அதின் கொள் விலை 299, ரூபா 12 சக்கரம் 3 காசு ஆயிருந்தது. அதினால் 10-6 ம வருஷம முடிவு வரையிலும இருப்பு நீக்கி செலவு 9698 ரூபா 27 சக்கரம 1 காசு ஆயிருந்தன, நடப்புவருஷத்தில் ரொக்கம விற்பனை, 1784-15-சக்கரம 9 காசும், கடனுக்கு விற்றது 4588 ரூபா 8 சக்கரம் அல்லது மொத்தம விற்பனை 6372 ரூபாயும 23 சக்கரமும் 4 காசுமாயிருந்தன. இருப்புநீக்கியுள்ளசெலவான 9698-ரூபா-27 சக்கரம் 1 காசிலிருந்து, இந்த தொகையை குறைத்தால் கிடைக்கும்து கையான 3326-ரூபா 3 சக்கரம 13 காசு வளம் டிப்போ ஏற்பாடு நடப்பதில் சர்க்காருக்கு கிடைத்ததாயுள்ள நஷ்டமாகிறது.

119. ஆகமொத்தம நடப்புவருஷத்தில் உரம, 19828 விருட்சங்களுக்கும கும்மாயம் 13,786 விருட்சங்களுக்கும விற்கப்பட்டது. நடப்பு வருஷத்தில ஆதிகாலத்தில் வளவும் கும்மாயவும் உபயோகித்ததான விருட்சங்களில முகால் எண்ணிக்கை விருட்சங்களும அபிவிர்த்தி லட்சணங்களை காட்டுகிறது. ஆகையால் ஆதிகாலமில் அவிசுவாசிகளாயிருந்தபேர்களும டிப்பாட்டுமென்றவிருந்து கொடுத்ததான உரத்தினுடையவும் கும்மாயத்தினுடையவும் பலங்களைகுறித்து தெரிந்தவராயினார்கள்.

120. வியாதி பிடித்ததாயுள்ள விருட்சங்களை இல்லாமை செய்தல். கர்யகுளத்திலும் ஆலப்புழையிலுமகூட 4303, விருட்சங்களை நசிப்பிக்கிறதற்காக அடையாளமிட்டிருக்கிறார்களென்று மேல் 108-ம வருஷத்தில சுட்டிகாட்டியிருக்கின்றது. இவைகளில் இதுபரியந்தம் 586 விருட்சங்களைமட்டும் நசிப்பித்திருக்கிறார்கள், தென்னைகளிலிருந்து யாதொரு விதமான காய்பலம் இல்லாமலிருந்தாலும எந்த வித செடில்லையாலும வியாதி பேதமாகாது என்பதான மார்க்கத்திலே அவ்வளவு ஆசையற்ற ரீதியில் சோதபாதிதைகளாக்கிருந்தாலும் தங்களுடைய விருட்சங்களை நாசஞ்செய்வதற்கு தென்னை கிருஷிக்காரர்கள் சுபாவமாக மனமில்லாதவர்களாகவிருக்கிறார்களென்பது தெளிவாக காட்டப்படுகிறது.

121. வியாதியை எதிர்ப்பதற்கு சக்தியுள்ள இனம் தென்னைகளின் பரிசோதனை.—

போனதடவை ரிப்போர்ட்டில் பிரஸ்தாபித்ததான மாதிரிகளுக்குமேல் ஆலப்புழை தென்னைத் தோட்டத்தில் நடுவதற்காக அடியில்வருகிற இனங்களையும் கிஷுசுபாரத்திருக்கிறது:—

(1) பாலூர்ஜாதி
(2) சிக்கோபார்
(3) தங்கச்சேதி
(4) கோவா

(5) சாவக்காடன்

(6) தாழ்த்தங்காடி

(7) சமகனுசேரி

(8) குறதெஙகு (குறிதென்னை)

122. நடப்பாண்டில் நடுவதற்காக அடியில் எழுதியிருக்கிற (வரைந்திருக்கிற) தினுசுகளை சேகரிக்கவேண்டுமென்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது:—

(எ) ஆண்தென்னை—இந்த ஜாதியினிடமாக ஓலையில் ஏராளம் பிரிவதில்லை,

(பி) சூர்யகாந்தி தென்னை—இந்த ஜாதி கௌளிபாத்திரத்தைப்போல ஒருமாதிரி வெளுப்புநிறத்தில் உள்ளவை.

(ஸி) பச்சத்தென்னை—இதின் தேங்காய்கள் சிறியதும் கடும் பச்சைநிறமுள்ளதும் ஆகிறது.

(டி) ஈழுதென்னை—இதற்கு தேங்காய்ப் பருப்பு கடினமாகவும், கட்டியாகவுமிருக்கும்,

123. ரோகபாதிதங்களாவ பிரதேசத்திவிடமாக கண்ட பல ஜாதி தென்னைகளை சாமான்னியமாக அபேட்சித்ததில் தொண்டன்ஜாதியும் நெடுவாரியன் ஜாதியும் கொஞ்சம் கடின்மானதெனறும் அவை மற்றவைகளைப்போல வியாதி அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் பெருவதலல்லென்றும் தென்படுகிறது.

மிருக சிகில்ஸை.

124. ஸம்ஸ்தானத்தில் மிருக சிகில்ஸைக்குள்ள ஆசுபத்திரிகளின் எண்ணிக்கை சென்ற வருஷம்போலவேதானிருந்தது. நாகருகோவிலிலுள்ள ஆசுபத்திரி இப்பொழுதும் வாடகை ஸதலத்தில் நடத்தப்பட்டுவருகிறது. கோட்டயத்தே ஆசுபத்திரியிலும் நாகருகோவிலிலே ஆசுபத்திரியிலும் ஆசுபத்திரிக்குள் ரோகிகளான மிருகங்களை வைத்து சிகில்ஸிப்பதற்கு போதுமான இருக்க ஸௌகரியவும், சஸ்திர கிரியை நடத்துவதற்கு வேண்டுவதான, ஸௌகரியவும் இல்லை ஆனால் கோட்டயத்திலே ஆசுபத்திரிக்கு ஸ்திரமான கெட்டிடம் கெட்டுவதற்க்காக ஓர் இடம் திட்டம் செய்திருக்கிறது. வேறு நடபடிகள் மேல் நடத்துவதாகும்.

125. 1086-ாம் வருடம் ஆரம்பத்தில் மிஸ்டர் ஜி. நாணுபிள்ளை ஸப் இன்ஸ்பெக்டராக நியமிக்கபட்டார். இந்தப்படி மிருக சிகில்ஸை வகைக்காக 3 இன்ஸ்பெக்டர்களும் 3 ஸப் இன்ஸ்பெகடர்களும் இப்பொழுது உண்டு, ஓரோ ஆசுபத்திரிக்கும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரும் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வீதம் நியமிக்கப்பெட்டிருக்கிறது. நடப்பு வருஷத்தில் ஸப் இன்ஸ்பெக்டர்களின் சம்பளம் கூட்டப்படுவதாயின. இன்ஸ்பெகடர்களும ஸப் இன்ஸ்பெக்டர்களும் கூட 351-தினம் சஞ்சரிக்கவும் ஸம்ஸ்தானத்திலே சாலைகளில் மிக்கவைகளையும் பார்வையிடவும் செய்தன. இதற்க்கு மேலால் நாகர்கோவிலே வேட்டர்நரி இன்ஸ்பெக்டர் திருச்செந்தூர் க்ஷேத்திரத்தில் இறந்திருக்கிற சர்க்கார் யானையை சிகிலஸிபபதற்காக 7 தினங்களுக்கு வெளியே போயிருந்தார்.

126. சிகில்ஸை—போனவருஷத்தில் ஆக 1883 உருக்களை சிகில்ஸை செய்யப்பட்டிருக்க நடப்பு வருஷத்தில் 2684 உருக்களை சிகில்ஸித்திருக்கிறது.

கோட்டயம் ஆசுபத்திரியில் சிகில்ஸை செயததான மிருகங்களின் எண்ணிக்கை 463 ல் இருந்து 747 ஆககூடியிருகக திருவனந்தபுரத்து ஆசுபத்திரியில் சிகில்ஸை செய்தவயின எணணிகை 620 ல இருந்து 330 ஆகக் குறைந்தன.

நாகர்கோவிலுள்ள ஆசுபத்திரி 1085-ம் வருஷத்தில் 8 மாஸகாலமட்டிலும் தான் நடந்ததுண்டு, அந்த காலத்தில் அந்த ஆசுபத்திரியில் 163 மிருகங்களை சிகில்ஸை செய்தார்கள் 1086-ம் வருஷத்தில் 747 மிருகங்களை சிகில்ஸை செய்தார்கள். வெட்டினரி உத்யோகஸ்தர்கள் ஸஞ்சாரகாலங்களில் 1085-ம் வருஷத்தில் 381 ஜந்துக்களை சிகில்ஸை செய்திருக்கவே 1086-ம வருஷத்தில் அப்படி சிகில்ஸை செய்தவைகளின் எண்ணிக்கை 980 ஆக கூடினது இரண்டாவது வருஷத்தில் உள்ள கூடுதலுக்கு ஒரு காரணம் ஏதாவது இடங்களில் ஏதாவது கனுகாலிகள (கால்நடைகள்) ரோகங்கள் உண்டாயிருந்தமையால் நிகழ்ந்தது

ன்றும் இந்த கூடுதல் பிரதானமாக, ஸமஸ்தானம் பூராவுக்கு பயிர் விவஸாய விஷயங்களில் கவனிக்கிற புதிய உணர்ச்சியின் பலன் தான் ஒரோ ஆகபத்திரிபிலும் செற்றசிஸ்ரி ஆபீஸர்கள் அவர்களின் ஸஞ்சாரங்களிலும் சில்லறை செய்ததான நர்துக்களைபற்றி உள்ள விபரங்கள் (7.0.8.0) ஸ்டேட்மென்டுகளில் சேர்த்திருக்கிறது.

127. நடப்புவருஷத்தில் ஆக 2684 நர்துக்களை சில்லறை செய்திருப்பதில் 1803 உருக்கள் தெருவிற்கு உபயோகமுள்ளவைகளாக ஆயிருந்தன. (9-ம் ஸ்டேட்மென்டு பார்க்க)

ஸர்க்கார் யானைகள்.

128. ஸர்க்கார் யானைகள்—நடப்புவருஷத்தில் சிலவழித்த யானைகளின் விபரம் 10-ம் ஸ்டேட்மென்டில் சேர்த்திருக்கிறது. 1085-ம் வருஷத்தில் 43 யானைகளை சில்லறை செய்திருக்க 1086-ம் ஆண்டில் 53 யானைகளை சில்லறை செய்யப்பட்டது. நடப்புவருஷத்தில் ஆக மொத்தம் சிலவழித்த 53 யானைகளில் 3, எஞ்சினீயர் டிப்பார்ட்டுமென்டிலும், 3 பணிவகை மராமத்து டிப்பார்ட்டுமென்டிலும், 34 வனம்வகை டிப்பார்ட்டுமென்டிலும், மீதமுள்ள 13 ரவன்யூ டிப்பார்ட்டுமென்டிலும் சேர்ந்ததாயின. இவையின் இரண்டு யானைகளும் இறந்தது, ஒன்றுக்கு வியாதி கொஞ்சம் பேதமாச்சுது. மீதமுள்ளவையெல்லாம் வியாதி ஸௌக்யமாக்கி அனுப்பப்பட்டது. வியாதி ஸௌஸ்தம் வரசெய்ததாயுள்ள யானைகளில் ஒன்றுக்கு, ரொம்ப நீண்டதான கொம்பு இருந்தன அது முறித்து எடுக்கப்பட்டது. வேறொன்றுக்கு புறு உண்டாயிருந்தன அது அறுத்து ரோகத்தை வாசியாக்கப்பட்டது.

129. சஸ்திரகிரையைகள்.—சென்றவருஷத்தில் 266 சஸ்திரகிரையைகள் நடத்தியிருக்கவே நடப்புவருஷத்தில் 461 சஸ்திரகிரையைகள் நடத்தியிருக்கிறது. (11-ம் ஸ்டேட்மென்டு பார்க்க) ஒன்றொழிய மீதமுள்ளவையான எல்லா சஸ்திரகிரையைகளும் பலவத்தாயின. அந்த ஒருகிரையை தப்பினது ரோகம் பேதமாகும் ரீதியில்லாமையால்தான், சென்ற வருடம் 61 மிருகங்களுக்கு ஆஸ்தி செய்திருக்க 1086-ம் வருஷத்தில் 432 மிருகங்களுக்கு ஆஸ்திசெய்தது. ஆஸ்திசெய்ததாயுள்ள கேஸ்களின் இவ்வளவு ரொம்ப பிரஸித்தமான ரீதியில் கூடினது ஸமஸ்தானத்தில் மிருக சிகில்ஸை ஜோலி ரொம்ப ஜனஸம்மதமாக பலித்தது என்பதற்கு ஏராளமான தெளிவாகிறது.

பரவுகிற ரோகங்கள்.

130. நடப்பு வருடத்தில் ஒரு விதமான பரவுகிற வியாதியும் கௌரவமான ரீதியில் பரந்ததில்லை, தெக்கன் தாலூக்காகளில் ரின்டர் பெஸ்டு (காலநடை வியாதி) ஏதாவது இருந்ததை உடன் கவனிக்கப்பட்டது, சிரயன்கீழ் நெடுமங்காடு, செங்கோட்டை, இந்த தாலூக்காகளில் ஆக மொத்தம் 11 மிருகங்களுக்கு வியாதி உண்டானதில 3 எண்ணம் மட்டும் இறந்துபோயிற்று மீதமுள்ள எல்லாவற்றிற்கும் வியாதி ஸௌஸ்தமாச்சுது.

XI. ஸமாப்தி.

131. நடப்புவருஷத்தில் டிப்பார்ட்டுமென்டு நடத்தினதான பிரவர்த்திகளை முன்புறத்தில் பூர்ணமாக விபரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவையின் சங்கிரஹத்தோடு கூட இந்த ரிப்போர்ட்டை முடிவுசெய்யலாம்.

1. நெல்லுக்கு பலவிதமான உரங்கள் போட்டு பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டது. பின்னைக்காயிபுண்ணாக்கு நெல்லுக்கு நல்லதான உரமென்றும் பின்னைக்காயிபுண்ணாக்கும் எலும்பும் வெடியுப்பும ஒன்று சேர்த்ததாயுள்ள உரகூட்டு பரிசோதனை செய்ததான உரங்களிடமாக ரொம்பவும நல்லதென்று இந்த பரிசோதனைகள் நன்கு விளக்குகிறது.

2. 46-இனம் நெல்லின் கிளைபொட்டுவதான அல்லது வெடிப்பதான் சக்தியினை பரிசோதனை செய்து அறிவதாயின. ஏதாவது இனம் நெல்லுகளில் ஒரு ஒற்றஞாரில் 20 முதல் 25-வரையிலும் கிளைகள உண்டாகவே மற்று சில இவைகளின் இரண்டோ மூன்றோ எண்ணிக்கயில் அதிகமாக கிளைகள் வெடித்ததில்லை,

3. நெல்லை ஒற்றஞாறுகபறித்துநடுகிற பரிசோதனை விஸ்தாரமுள்ள இடத்தில் நடத்தினது. உசிதமான அவஸ்தா பேதங்கள் உண்டாயிருப்பின் இந்த விதமாக பறித்து நடும் ரீதியால் விதை லாபமுண்டாகும் என்பதும்மல்லாமல் விளைவும் கூடுதலாகவேயிருக்குமென்று இந்த பரிசோதனையினால் தெரியவந்தது. ஏகதேசம் 50 குடியானவர்கள் டிப்பார்ட்டுமென்று சொன்னதாயுள்ள உபதேசங்களை அனுசரித்து இந்த ரீதியை பரிசோதனை செய்து பார்க்கவும இது இந்த ஊரில் நடக்கும் ரீதியைப் பார்த்தாலும் நல்லதென்று தெரியவந்தது.

(4) தென்னைக்கு உரமிட்டு பரிசோதனை செய்ததில் 10 பௌவுண்டு புண்ணாக்கும் 2 பௌவுண்டு எலும்பு அல்லது கொஞ்சுப்பொடியும் 20 பௌவுண்டு சாம்பலும் 1 பௌவுண்டு சாதாரணமான உப்பும் கூட்டிச்சேர்த்ததாயுள்ள உரக்கூட்டு இந்த விருட்சத்திற்கு குணமுள்ளதான உரமென்று காணப்பட்டது.

(5) மரச்சீனியின் லட்சணங்களை படிப்பதற்காக 16 இனம் மரச்சீனி, கொஞ்சம் கிருஷி செய்யப்பட்டது. நடப்பு வருடத்தில் இந்த விளைவுக்கு ஸ்திரமானதான உரம் பரிசோதனங்கள் துவக்கம் செய்தன.

(6) தன் நாட்டில் உள்ளதாகவும் மறு நாட்டில் உள்ளதாகவும இருக்கக்கூடிய அநேக இனம் கரும்பு கிருஷி செய்ததாயுள்ள விளவுகளிலும் வேறு சங்கதிகளிலும், பாம்பை ஜாதி கரும்பு வேறுள்ள கரும்பைப்பார்க்கிலும மேன்மையுள்ளதென்று காணப்பட்டது.

(7) வாழைக்கு வேண்டுவதான உரங்கள் ஏதெல்லாமென்று அறிந்து கொள்வதற்காக பரிசோதனைகள் நடத்துவதாயின,

(8) பயிற்செய்து காண்பிப்பதற்காக அனேகம் இடங்களில் நிலக்கடலையும், பாங்கு நெல்லும, முத்துச்சோளமும் சோளமும், கினிக்கிறஸ்ஸும், (புல்லும்) கிருஷி செய்யப்பட்டன. இவையின் விதைகளை அநேகம் குடியானவாகளுக்கு கொடுககவும் செய்தன.

(9) பரிசோதனத்திற்காக மூன்று இனம் பருத்தி பயிற் செய்யப்பட்டது.

(10) கனம் குறைந்த இரும்புக்கலப்பை, சக்கிபமபு, பாறதுவதான இயந்திரங்கள் சாவி வெட்டுவதாயுள்ள இயந்திரங்கள், முதலிய பரிஷ்கிருதங்களான, கிருஷி ஆயுதங்களுடையவும கிருஷிஇயந்திரங்களுடையவும் உபயோகத்தை பிரயோகித்து காட்டி கொடுக்கப்பட்டது. அதன் பலமாக நடப்புவருஷத்தில் குடியானவர்கள 20 கலப்பைகள் விலைக்கு வாங்கினார்கள், இன்னமும் ஏறுஎம் கலப்பைகள் வேணுமென்று மனுக்கள் வந்திருக்கிறது

(11). ஸ்ரீமூலம பிரஜாஸபையிலே மெம்பர்களுக்கு ஊரதியின் ரீதியில் பஞ்சஸாரை உண்டுபணணும ரீதி பிரயோகித்து காட்டுவதாயின,

(12). பயிர்சம்பந்தமாக உபயோகமுள்ளதான விஷயங்களைகுறித்து, நாட்டுபாஷையில், லகுபத்திரிகைகள் டிப்பார்ட்டுமெண்டு அனுப்புவதாயின. ஒவ்வொன்றிலும் 5000 பிரதிகள் குடியானவாகளுக்கு விதரணம செய்யப்பட்டன,

(13). கிருஷி விஷயங்களைகுறித்து மலயாளத்தில் பிரசங்கங்கள் நடத்திகொண்டும் கிருஷி பரிஷ்கரணத்தைகுறித்து குடிகளுக்கு உபதேசித்துகொண்டும் டிப்பார்ட்டுமெண்டிலே ஆபீசர்கள் சமஸ்தானம் பூறவும் ஸஞ்சரித்தார்கள.

(14). இந்நாட்டிலுள்ள கால் நடைகளை நல்லதான ஸ்திதியில் ஆக்கவேண்டும் விஷயத்தைகுறித்து சிரத்தைசெய்யப்பட்டது. ஸர்க்கார்வகையான வித்துக்காளைகளை கொண்டு 300.க்குமேல் பசுக்களோடு இணைசேர்த்தன, அவைகளில் மிக்கதும் நல்ல கன்றுக்குட்டிகளை பிரசவித்திருப்பதாக தெரியபபடுததியிருக்கிறார்கள்,

(15). ஒரு பட்டுத்தோட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. பட்டுவியவஸாயத்தை சம்பந்தித்து பிரதம பிரவர்த்திகள் துவக்கம் செய்யப்பட்டது.

(16). தென்னைவியாதியைகுறித்து டிபபார்ட்டுமெண்டு, பதிவுபோல கஷ்டமாக சிரத்தை செய்தன இந்தவியாதியின் மூடமாகவும் போற்செய்து அதனை அகற்றுவதில் காயங்குளத்திலும் ஆலப்புழையிலும் துடர்ந்ததாயுள்ள பிரவர்த்தியில் நல்லதான அபிவிர்த்தி உண்டாச்சுது. ஐந்து ஆறு மாஸத்துக்குள் 6500 ஆறாயிரத்தி ஐனூறு ரூபாய்க்கு தென்னை உரம் விலைக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

(17). மிருகங்களை சிகில்ஸிக்கும் ஜீவனக்காரர்கள் நடப்புவருஷத்தில் உபயுக்தமான பிரவர்த்தி நடத்தினார்கள், சிகிச்சையுடைத்ததாயுள்ள மிருகங்களின் எண்ணிக்கையில் கூடுதல் உண்டென்பதானவிபரம் பிரத்தியேகமாக பிரஸ்தாவிப்பதற்கு அர்ஹதையுள்ளதாயிறது.

132. நடப்புவருஷத்தில் டிப்பார்ட்டுமெண்டு செய்ததாயுள்ள பிரவர்த்தியின் மேல் வரைந்ததான ஸம்க்ஷேபம கிருஷிகாரர் கிருஷிக்கு யோஜிப்பான, சாஸ்திர ஞானத்தை கண்டறிவதற்கும, இந்த ஞானத்தை வாஸ்தவத்தில் கார்யோபயோகியாக பிரயோகிப்பதில் கூடுமான எல்லா ரீதியிலும் குடிகளை சகாயிப்பதற்கும் ஆக டிப்பார்ட்டுமெண்டின் பிரவர்த்தியை பிரதானமாக ஏர்ப்படுத்தியிருக்கிறது என்று காட்டப்படுகிறது.

என். குஞ்ஞன்பிள்ளை,
கிருஷி டயரக்டர்.

1086-வது வருஷத்திலே மழைக் கணக்கு.

நம்பர்	மாதப்பெயர்		பூதப்பாண்டி	நாகர்கோவில்	விளவங்கோடு	திருவனந்தபுரம்	கொல்லம்	கொட்டாரக்கரை	அம்பலப்புழை	திருவல்லா	கோட்டயம்	மீனச்சில்	பறூர்
1	ஆவணி	...	1·43	0·55	2·68	3·81	8·81	11·84	6·13	19·60	14·24	18·13	4·90
2	பிரட்டாசி	...	6·94	2·44	6·27	11·01	6 54	10·87	10·29	11·95	12·96	11·37	7·97
3	அலப்பசி	...	14·00	6·83	13 80	19·43	11·33	20 99	48 57	25·90	24·93	37129	20·55
4	கார்த்திகை	...	3·06	5·65	1·41	2·54	0·63	3·98	2·72	3·00	4·62	6.89	6·54
5	மார்கழி	...	...	...	...	...	...	....	...	....	0·09	...	....
6	தை	...	...	...	0·04	0·07	...	...	...	...	0·89	0·14	0·55
7	மாசி	...	0·10	...	....	...	0·21	....	...	...	...	0·82	...
8	பைங்குனி	...	1·73	0·36	1·54	0 71	0·75	2·40	0·21	1·56	1·19	6·49	...
9	சித்திரை	...	0·40	...	.	0·73	....	2·45	0·99	5·45	2·97	8·92	4·20
10	வைகாசி	...	8 06	6·82	8·99	11·17	10 24	24·47	43 90	27·62	30·54	31·09	36·31
11	ஆனி	...	2·76	2·78	5·53	9·88	6·30	13 70	14·81	18·48	25·20	30·24	27·83
12	ஆடி	...	1·58	1·41	2·50	4·89	4·76	12·18	15·43	16·59	17·28	17·10	15·96
	மொத்தம்....		40·06	29·84	42 76	65·14	49·57	102·88	143·05	130·15	134·91	168·31	124·81
	1081-வது வருஷம் முதல் 5 வருஷத்துக்குள்ள சராசரி கணக்கு		50·79	35·33	82·41	74·69	77·04	87·96	97·86	100·55	114·10	130 23	110·93

II. பூதப்பாண்டியில் நெல்லுக்கு—உரம் போடுவதில் உள்ளதான பரிசோதனங்கள்.

நம்பர்	இடத்தின் விஸ்தீரணம்	உரங்கள்			விதை			தான்னியத்தின் விளைவு						
		இனம்	அளவு	மனுவின் தேதி	மாக்கால் அளவுக்கு எத்தனை	நடவல் அல்லது விதைத்த தேதி	விளைவு எடுத்த தேதி	மாக்கால் அளவு	விதைத்ததற்கு அம்சம்	வைக்கோல் கட்டுகளின் எண்ணம்	ஒருவிக்கும் உரத்திற்குள்ள செலவு	தான்னியத்திற்கும் வைக்கோலுக்கும் உள்ள விலை	ஒரு பாக்கிக்குள்ள தான்னியம்	ஒரு ஏக்கரில் கிடைத்த தான்னியம்
1	1 ஏக்கர் விஸ்தீரணம்	கன்றுகாலிவளம்	5 வண்டி	22-2-86	10½	22-2-86	22-2-86	147	14	20	17½	42½	25	50
2		கன்றுகாலிவளம் எல்லுப்பொடி வெடியுப்பு	2½ ,, 120 lbs 50 ,,	டி	டி	டி	டி	189	18	26	19½	56	36½	73
3		புன்னைக்காய்பிண்ணாக்கு	கண்டி 1	டி	டி	டி	டி	168	16	24	13	50	37	74
4		,, எல்லுப்பொடி வெடியுப்பு	கண்டி ½ 120 lbs 50 ,,	டி	டி	டி	டி	199½	19	28	17	59	42	84
5		சாம்பல் எல்லுப்பொடி	12 சாக்கு 120 lbs	டி	டி	டி	டி	126	12	17	15	37	22	44

III காயம்குளத்திலெ தென்னை வியாதி விஷயமாய் 1088-ம் வருஷம் நடத்திய பரிசோதனைகளின் விபரம்.

நம்பர்	மரங்களுடைய தொகை			இனம்	போட்ட உரம்						தேங்காயிகளின் வரவு	
	காயுள்ளது	காய்க்காதது	ஆகெ		எவ்வளவு என்று			போட்ட தியதி				
					1084	1085	1086	1084	1085	1086	1085	1086
I	7	3	10	கெந்தகம	10	10	10	28-12-08	23-5-10	25-10-10	69	193
II	7	3	10	காப்பர் ஸல்பேட்டு	30	45	45	4-12-08	19-10-10	4-1-11	87	206
III	4	6	10	ஐரன் டி	90	90	90	5-1-09	டி	5-1-11	117	203
IV	5	5	10	பொட்டாஸியம் டி	60	60	60	29-12-08	டி	6-1-11	157	56
V	9	1	10	அமமோணியம டி	50	50	50	டி	டி	9-1-11	438	268
VI	8	4	12	கைனிட்டு	180	180	180	டி	டி	டி	338	379
VII	11	4	15	பேஸிக்ஸ்லாக்	150	150	150	டி	18-10-09	1-1-11	330	352
VIII	7	3	10	ஸூப்பர்பாஸ்பேட்டு + கைனிட்டு + அம்மோணியம் ஸல்பேட்டு	60 100 50	60 100 50	60 100 50	டி	டி	டி	210	490
IX	6	4	10	சுட்ட எல்லுப்பொடி	150	150	150	டி	டி	13-1-11	142	276
X	9	5	14	தேங்காய் கலர்ப்பு	140	140	140	டி	டி	13-2-11	289	223
XI	9	4	13	ஆமணக்கின் புண்ணாக்கு	680	...	325	டி	29-12-08	10-8-11	192	194
XII	8	3	11	குமமாயம (நீறு)	220	220	220	31-12-08	22-10-09	26-2-11	185	267
XIII	6	4	10	சாதாரண உப்பு	30	30	30	8-1-08	டி	16-2-11	196	94
XIV	12	...	12	வெடியுப்பு	72	72	72	4-2-09	டி	24-2-11	195	114
XV	10	...	10	உரம் போடாமல் விருத்தியாய் வைத்திருந்தது	...	...	...	டி	21-10-09	டி	129	48
XVI	9	1	10	மரவெட்டி புண்ணாக்கு	250	250	250	30-1-09	டி	டி	172	226
XVII	9	...	9	பின்னைக்காய புண்ணாக்கு	225	225	...	டி	டி	25-2-11	243	81
XVIII	5	5	10	கடலை இலைகள்	90	...	...	19-1-09	டி	...	...	85
XIX	10	...	10	மீன் வளம்	30	...	30	17-5-09	டி	...	...	....
XX	11	...	11	கொஞ்சுப்பொடி	330	...	330	18 5-09	...	...	...	....
XXI	10	...	10	வேப்பம புண்ணாக்கு	100	...	100	25 6-09	...	...	...	87
XXII	1.	5	20	விசேஷ தேங்காய் கூட்டல்	320	...	320	4-8-09	...	...	...	....
XXIII	10	...	10	* 90 பௌண்டு ஸிலோன் கலர்ப்பு + 30 குட்டை சாணம + 10 டப்பா சாம்பல்	90 குத்தல்+30 குட்டயும் +10 டப்பாவும்	...	90 குத்தல்+30 குட்ட+10 டப்பா	7-8-09	...	...	...	...

*இதில் பின்னக்காய் புண்ணாக்கும் மரவெட்டி புண்ணாக்கும் தேங்காய் புண்ணாக்கும் கொஞ்சுப்பொடியும உப்பும் சகிரிப்பொடியும் அடங்கியிருக்கின்றன.

IV வாளமகுளத்திலே தென்னை வியாதி விஷயமாய் 1086-ம் வருஷத்தில் நடத்திய பரிசோதனைகளின் விபரம்.

இடம் நம்பர்	விருட்சங்களின் எண்ணிக்கை			இனுசு	போட்ட உரம்						தேங்காய்களின் வரவு	
	காய்ப்புள்ளது	காய்க்காதது	ஆக		இவ்வளவு என்று			போட்ட தியதி				
					1084	1085	1086	1084	1085	1086	1085	1086
					lbs	lbs	lbs					
I	6	4		கெந்தகம்	10	10	10	24-2-09	19-5-11	17-5-11	66	68
II	7	3		காப்பர் ஸல்பேட்டு	30	45	15	25-2-09	10-11-09	டி	88	56
III	8	2		ஐரன் டி	60	90	30	டி	டி	டி	124	43
IV	8	2		பொட்டாஸியம் ஸல்பேட்டு	60	60	60	26-2-09	டி	டி	138	142
V	8	2		அம்மோணியம் ஸல்பேட்டு	50	50	50	27-2-09	10-11-09	18-5-11	194	69
VI	9	1		கைநிட்டு	150	150	150	டி	டி	டி	196	159
VII	7	3		பேஸிக்ஸ்லாக்கு	100	100	100	டி	டி	டி	257	168
VIII	10	...	10	ஸூப்பர்பாஸ்பேட்டு கைநிட்டு முதலான அம்மோணியம் ஸல்பேட்டு	60 100 50 lbs	60 100 50 lbs	60 100 80 lbs	1-3-09	டி	டி	161	118
IX	9	1		நீற்றிய எலும்புப்பொடி	150	150	150	28-2-09	டி	டி	130	73
X	7	3		தேங்காய் கலப்பு	100	100	100	டி	டி	டி	179	119
XI	8	2		ஆமணக்கின் புண்ணாக்கு	500	Nil	250	டி	Nil	டி	41	37
XII	6	4		சுண்ணாம்பு	250	250	250	1-3-09	10-11-09	டி	108	73
XIII	10	....		உப்பு	30	30	30	டி	டி	டி	157	114

V. 1086-ம் ஆண்டு பரணஞானத்திலே தென்னை வியாதி பரிசோதனை.

இடம் நம்பர்	விருக்ஷங்களின் எண்ணிக்கை: காயுள்ளது	காய்க்காதது	ஆக	தினுசு	போட்ட உரம்: இவ்வளவு என்று 1084	1085	1086	சேர்த்த தியதி 1084	1085	1086	தேங்காய்களின் வரவு 1085	1086
					lbs	lbs	lbs					
I	10	...	10	கெந்தகம								
II	10	...	10	காப்பர் ஸல்பேட்டு (துத்தம்)	10	10	10	17-3-09	27-5-10	30-5-11	401	260
III	10	...	10	அன்னபேதி	30	30	30	டி	4-3-10	டி	372	293
IV	10	...	10	பொட்டாஸியம் டி	60	60	30	டி	டி	டி	375	318
V	10	...	10	அம்மோனியம் டி	60	60	60	டி	டி	டி	345	331
VI	10	...	10	கைனிட்டு	50	50	50	டி	டி	டி	380	290
VII	10	...	10	பேஸிக்ஸ்லாக்	150	150	150	டி	டி	டி	368	327
VIII	10	...	10	ஸூப்பர்பாஸ்பெட்டு+	100	100	100	28-3-09	டி	31-5-11	379	204
				கைனிட்டு	60	60	60 }					
				அம்மோனியம் ஸல்பேட்டு	100	100	100 }	டி	டி	டி	...	...
IX	9	...	9	நீறிய எல்லு பொடி	50	50	50 }				332	170
X	10	...	10	தேங்காய் கலர்ப்பு	135	135	135	டி	டி	டி	385	141
XI	10	...	10	ஆமணக்கின் புண்ணாக்கு	100	100	100	டி	டி	டி	424	357
XII	1	4	5	உப்பு	500	100	250	டி	டி	11-6-11	387	303
				ஆற்று மணல்	15 இடங்	15	15 }					
				சாமபல்	75 குட்ட	75	75 }					
				குமமாயம்	15 ,,	15	15 }	2-4-09	4-3-10	அபேட்சிக்கவில்லை	35	57
					15 ,,	15	15 }					

VII 1086-ம் ஆண்டில் வெட்டரினரி ஆசுபத்திரிகளில் சிகில்ஸிக்கப்பட்ட மிருகங்கள்.

ஆசுபத்திரி	ஆசுபத்திரியில் தங்கியிருக்கும் வியாதியஸ்தர்கள் அல்லது மருந்தை வாங்கிக் கொண்டுபோகும் வியாதியஸ்தர்கள்	1085-ம் ஆண்டு முடிவில் மீதமிருந்த			1086-ம் ஆண்டில் சேர்த்த			மொத்தம்			1086-ல் விடுதலை செய்த			1086-ம் ஆண்டு முடிவில் இருந்த		
		அசுவவர்க்கம்	விருஷபவர்க்கம்	வேறு	அசுவவர்க்கம்	விருஷபவர்க்கம்	வேறு	அசுவவர்க்கம்	விருஷபவர்க்கம்	வேறு	அசுவவர்க்கம்	விருஷபவர்க்கம்	வேறு	அசுவவர்க்கம்	விருஷபவர்க்கம்	வேறு
திருவனந்தபுரம்	ஆசுபத்திரியில்வைத்து சிகில்ஸிக்கப்படும் வியாதியஸ்தர்கள்	1	3	...	27	31	4	28	34	4	25	32	4	3	1	....
	மருந்தை வாங்கச் செல்லும் ரோகிகள்	1	1	....	55	184	42	36	185	43	36	184	43	...	1	...
கோட்டயம்	ஆசுபத்திரியில் வைத்து சிகில்ஸிக்கப்படும் ரோகிகள்	...	....	...	8	14	1	18	14	1	16	1	1	2	4	...
	மருந்தை வாங்கச் செல்லும் ரோகிகள்	1	26	....	13	543	13	14	569	13	13	551	12	1	18	1
நாகர்கோவில்	ஆசுபத்திரியில்வைத்து சிகில்ஸிக்கப்படும் ரோகிகள்	...	...	2	5	12	1	5	12	3	5	12	3	....	...	...
	மருந்தை வாங்கச்செல்லும் ரோகிகள்	....	10	1	44	618	67	44	628	68	42	612	66	2	15	2
ஆக			40	4	142	1402	128	145	1442	132	137	1402	129	8	40	3

വിഷയങ്ങൾ

വസ്തുക്കൾക്ക ഏക്കർ ഒന്നിനു കറഞ്ഞതു ൩ രൂപാമുതൽതുടങ്ങി ൪൦൦ രൂപാ വരെയുള്ള തറവില ചുമത്തുന്നതുകൊണ്ടും തടിവില ചുമത്തുന്നതുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾ അവയെ പേരിൽ പതിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു വിദേശീയന്മാർ അവയെ റബർകൃഷി മുതലായവയ്ക്കു സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നു ൨. സങ്കടങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനു ചില പ്രതിവിധി ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം.

തൊടുപുഴ താലൂക്കിലെ മണ്ണു സാധാരണമായി വിളവുള്ളതല്ല. കൃഷിക്കുള്ള ചിലവു കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേട്ടിൽ കരം കൊടുക്കുന്നതിനു മതിയായ വിളവുപോലും കൃഷിക്കാർക്ക അവരുടെ ഭൂമികളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു അവർ പുതുവൽ പേരിൽപതിക്കുന്നതിനു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ വസ്തുക്കളെ ലേലത്തിൽ വില്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിദേശീയന്മാർ റബ്ബർകൃഷിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു. ഭൂമിയിലെ വിളവിനെ പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യാൻ ഭൂമിയില്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ വല്ല പരിഹാരവും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

റബ്ബർകൃഷിക്കായി ഭൂമികൾ വിദേശിയന്മാർക്ക ഗവർൺമെണ്ട് പതിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി വല്ല പ്രത്യേക സംഗതിയും കാണിക്കാമൊ എന്നു ദിവാൻ ചോദിച്ചതിനു ഇന്നവസ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു എന്നു കാണിക്കാൻ മെംബർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

൭. പുതുവൽഭൂമികളെ പതിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമക്കേടുകളും കഷ്ടങ്ങളും അവയെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളും

മിസ്റ്റർ അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ— (കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക മെംബർ) പത്തനാപുരം താലൂക്കിലേയും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലേയും മധ്യഭാഗങ്ങൾ കുന്നംപ്രദേശങ്ങൾ ആകുന്നു. അവയിൽ മിക്ക ഭാഗങ്ങളേയും വനം റിസർവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ശേഷിച്ചു കുറച്ചുമാത്രമെ പുതുവൽ ഭൂമികളായികിടപ്പുള്ളു. ഇപ്പോൾ പത്തു ഏക്കറിൽ കവിയാത്ത പുതുവലുകൾക്ക ഏക്കർ ഒന്നുക്ക തറവില അഞ്ചു രൂപായും കരം മൂന്നുരൂപായും വീതം ആണെന്നും പത്തു ഏക്കറിൽ കവിഞ്ഞ പുതുവലുകൾക്ക ഏക്കർ ഒന്നുക്ക തറവില പത്തുരൂപായാണെന്നും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തറവിലയുടേയും കരത്തിന്റേയും റേട്ട്കൂട്ടിയതുനിമിത്തം വസ്തുക്കളെ പുതുവലായി പതിച്ചു അതിൽനിന്നും ഉള്ള ഗുണം പാവപ്പെട്ട കുടിയാന്മാർക്ക ഇല്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എത്രയും കുറഞ്ഞ റേട്ട് തറവില മൂന്നുരൂപായും എത്രയും കുറഞ്ഞ റേട്ട് കരം അഞ്ചു പണവും ആയിരുന്നിരിക്കെ ഇവയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ റേട്ട് വളരെ കൂടുതൽആകുന്നു. പുതുവലിനുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ദീർഘമായ താമസവും അനാവശ്യമായ കഷ്ടങ്ങളും ജനിപ്പിക്കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു താലൂക്കുകളിലും പതിക്കുന്ന പുതുവലുകൾക്ക തറവിലയുടേയും കരത്തിന്റേയും റേട്ടിനെ സാമാന്യവിധത്തിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുവടി— ഇതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു എഴുതിഅയക്കയും ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൮. കുത്തകപ്പാട്ടം വസ്തുക്കൾക്കു ഇപ്പോൾ ചുമത്തിവരുന്ന നെല്ക്കരത്തെ പണക്കരം ആക്കണം.

മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞുചാന്നാർ— (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) കുത്തകപ്പാട്ടംവസ്തു അനുഭവക്കാർക്ക കരം നെല്ലായി തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടു. കുത്തകപ്പാട്ടവസ്തുക്കൾക്ക നെല്ലായി കരം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനെ നിറുത്തുന്നതായിരുന്നാൽ നെല്ലിന്റെ പറ ഒന്നുക്ക ൧൪ ചക്രംവീതം ഉള്ള കുടിശ്ശിഖനിരക്കിൽ പണമായി കരം കൊടുക്കുന്നതിനുകൂടി തയ്യാറുണ്ടു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു മുൻ അസംബ്ലികളിലും ബോധിപ്പിച്ചതിൽ കുത്തകപ്പാട്ടവസ്തുക്കളും കണ്ടെഴുത്തുവസ്തുക്കളും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നുഎന്നു ഗണിച്ച് അപേക്ഷപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് ഉത്തരവുകൊടുത്തു. കുത്തകപ്പാട്ടവസ്തുക്കൾ കണ്ടെഴുത്തു

വിഷയങ്ങൾ

ഛിാസ്സുകളിൽനിന്ന ഭിന്നങ്ങൾആണെന്നും അതുകൊണ്ടുഅവയെ കണ്ടുകൃഷിാസ്സുകളെപ്പോലെ ഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി— മെംബർ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകൃഷിവസ്തുക്കൾ തന്നെയാകുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾക്കും മററ കണ്ടുകൃഷി വസ്തുക്കൾക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഗവർൺമെണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല.

ൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്ക ഒരു റവന്യൂകോഡ് ആവശ്യം ആകുന്നു.

മിസ്റ്റർ സി. മാധവൻപിള്ള ബി. എ.— (കല്ക്കുളം താലൂക്കു മെംബർ) റെവന്യൂ സംഗതികളെപററിയുള്ള ഭരണം ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നില്ല. അതു രീതിയുടെ ദോഷം ആകുന്നു. ഈ വക ജോലിനടത്തുന്നതിനു ഒരു ക്രമമായ രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ ഊൎജ്ജിതപ്പെടുത്തി നടത്തിക്കയും വേണം. ഊൎജ്ജിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന റെഗുലേഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനേകം എണ്ണം റെഗുലേഷൻസുകൾ റെവന്യൂസംബന്ധമായി ഉണ്ടു. എന്നാൽ അവയെപററി യാതൊരു രീതിയുംഇല്ല.

ദിവാൻ—ഇപ്പോൾഉള്ള സൎക്കുലരുകളെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചുചേൎത്തു പുസ്തകമാക്കണം എന്നാകുന്നുവൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു?

മെംബർ—തുടൎന്ന ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—ഊൎജ്ജിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന റെഗുലേഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സൎക്കുലരുകളിൽ അനേകം ചേൎത്തിട്ടില്ല. റവന്യൂകാൎയ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഖണ്ഡിതമായ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുവരികിലും, തരിശ്ശു, വിളവില്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ കരം കറവു ചെയ്ക, മുതലായ സംഗതികളിൽ നടത്തേണ്ട നടപടി എന്താണെന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. റവന്യൂകേസുകൾ തീൎച്ചചെയ്യുന്നവകയ്ക്കു പാദവൎഷം തോറമൊ അൎദ്ധവൎഷം തോറമൊ ഒരു കണക്കു ഗവൎൺമെണ്ട് വരുത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാൻ:—ആ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വരുത്തുന്നില്ല എന്നാണൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു?

മെംബർ:—ഏതായാലും ഫലം അതൃപ്തികരം ആയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ വിധത്തിൽ അവയെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലാ എന്നാകുന്നു ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്നതു.

പോക്കുവരവുസംഗതിയിൽ പ്രായംതികയാത്തവൎക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നോട്ടീസുകൾ അയക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അവരുടെ സൎക്കീട്ടുകളിൽ ഈ അന്വേഷണങ്ങളെ നടത്താൻ ഡെപ്യൂട്ടിതഹശീൽദാർമാരോടു ആജ്ഞാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു. കരത്തിനുള്ള രസീതുകൾ വസ്തു അനുഭവംഉണ്ടു എന്നുള്ളതിനെ എപ്പൊഴും തെളിയിക്കുന്നില്ല. അവയിൽ സൎവെ നംബരുകൾ എഴുതുന്നില്ല. അന്യന്മാരുടെ പക്കൽ ഒററിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ കരത്തിന്റെ തുക നിൎണ്ണയിക്കാൻ ഇതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ഒരു പട്ടായിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പല ആളുകളുടെ കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കരംപിരിവു വിഷയത്തിൽ വ്യാജം കാണിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു. അതിനെ അന്വേഷിച്ചു ശരിയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സൎവീസിൽ അധികം പരിചയം ഇല്ലാത്ത റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്ക റെവന്യൂ സംഗതികളിൽ യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതായ നിയമങ്ങളൊ റെഗുലേഷനുകളൊ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ ജോലിക്കു തടസ്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു. റെവന്യൂകാൎയ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചട്ടങ്ങളും റെഗുലേഷനുകളും പുരാതന കാലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയും ഇക്കാലത്തു നടപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവയും ആകുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കൊ പൊതു ജനങ്ങൾക്കൊ അവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ചട്ടങ്ങളേയും റെഗുലേഷനുകളേയും പരിശോധിച്ചു അവയെ കഴിയുന്നെടത്തോളം ഏകീകരിക്കുന്നതിനു അധികം പഴക്കമുള്ള റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചേൎന്ന ഒരു കാമിട്ടിയെ നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻെറ മറുപടി:—മെംബർ ബോധിപ്പിച്ച ആവശ്യം യഥാൎത്ഥമായ ഒരു സങ്കടം ആകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വേഗത്തിൽ നടപടി നടത്തുന്നതിന ഗവർൺമെണ്ട് ആശംസിക്കുന്നു.

൪൦. ഏലക്കാട്ടുപകുതിയെ മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിൽ നിന്നും ഏററുമാനൂർതാലൂക്കിലേക്കുമാററണം.

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരൻപിള്ള:— ഏററുമാനൂർ താലൂക്കമെംബർ) മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്തീട്ടുള്ള ഏലക്കാട്ടു പകുതിയ്ക്കു ഏററുമാനൂരിൽ നിന്നും ൩ മയിൽദൂരമെ ഉള്ളു; എന്നാൽ അതു മൂവാററുപുഴയിൽ നിന്നും ൨൦ മയിൽ അകലെ കിടക്കുന്നു. ഏലക്കാട്ടു പകുതിയെ ഏററുമാനൂരിലേക്കു മാറേറണ്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങൾ ആവലാധി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു; ഇതുവരെ ഗവർൺമെണ്ടു തീച്ചചെയ്തിട്ടില്ല. മുമ്പു ഏററുമാനൂർ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയിരുന്ന ഏതാനും പകുതികളെ അതിൽ നിന്ന പിന്നീട്ടു മാററിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പകുതിയെ അതിനോടു ചേൎത്തുകൊണ്ടു ജോലി കൂടുതൽ ആകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിന കുറവു ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ജോലിനടത്തുന്നതിലേക്കായി മൂവാററുപുഴക്കു പോകാൻ ൨൦ മയിൽ ദൂരത്തോളം സഞ്ചരിക്കണം എന്നില്ലാതാകും. ഈ സംഗതികളെ ഗണിച്ച് ഈ പകുതിയെ മാററിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി:— നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൪൧. ദേവികുളം ഡിവിഷനിലെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പീരുമേട്ടിൽ ആക്കണം.

൪൧. മിസ്റ്റർ ആർ. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ:— (പീരിമേട്ടു താലൂക്കമെംബർ) കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയിരുന്ന ചില പകുതികളെ, ഈയിടെ ഉണ്ടായ പുനസ്സംഘടനത്തിൽ, ദേവികുളം ഡിവിഷനിലേക്കു മാററിയിരിക്കുന്നു. പീരിമേട്ടു താലൂക്കിൽ ചേൎന്ന മണിമല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുതലായ ചില പകുതികളിൽ നിന്ന ഡിവിഷനിലെ തലസ്ഥാനമായ ദേവികുളം വളരെ അകലെയായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കു അവരുടെ കാൎയ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന കോട്ടയത്തുള്ള ഡിവിഷൻ കച്ചേരിക്കു പോകാൻ ഇതുവരെ ൨൦ മൈൽ ദൂരമെ യാത്രചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളു. ഇപ്പോൾ ആകട്ടെ, അവൎക്കു ദേവികുളം ചെന്നു ചേരാൻ ൪൦൦ മൈലിന കൂടുതലായ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു അവൎക്കു വലിയ അസൌകൎയ്യവും കഷ്ടവും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം കോട്ടയത്തേയ്ക്കു ചെന്നു പിന്നെ കൊല്ലത്തു പോയി അവിടെ നിന്നും ദേവികുളത്തേക്കു ചെല്ലാനായി തീവണ്ടി കേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൎക്കു വക്രവും അതിദീൎഘവും ആയ മാൎഗ്ഗത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈയിടെ നടത്തിയ ജനസംഖ്യകണക്കിൻപടി പീരിമേട്ടു താലൂക്കിൽ ൬൭,൪൦൭ ജനങ്ങളും ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ൨൩,൭൭൨ മാത്രം ജനങ്ങളും ഉണ്ടു എന്നും കാണുന്നു. ദേവികുളം താലൂക്കിലെ മിക്കജനങ്ങളും, പീരുമേട്ടു താലൂക്കിൽ എന്നപോലെ അല്ലാതെ, സ്ഥിരതാമസക്കാർ അല്ലാ എന്നും കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡിവിഷൻകച്ചേരിയെ പീരിമേട്ടേയ്ക്കു മാററുന്നതു ജനങ്ങൾക്കു വലിയ ഒരു സഹായമായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യൻ പ്ലാണ്ടർമാർ ഇതിന ആക്ഷേപവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായാൽ അതിന പരിഹാരമായി പീരിമേട്ടിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോട്ടിനെ ദേവികുളത്തേയ്ക്കു മാററിയിടാവുന്നതാകുന്നു. ഇതു സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, സാധാരണമായി ദേവികുളം ഡിസ്ത്രിക്ട്മജിസ്ട്രേട്ടിന അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന പീരിമേട്ടു മജിസ്ട്രേട്ടിനു അധികാരം കൊടുക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി:— നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൪൨. ആലപ്പുഴവാടത്തോട്ടിനായി സർക്കാരിൽ നിന്നു എടുത്തിട്ടും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ

൪൨. മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ കേശവൻ:— (ഗവർൺമെണ്ട്നിയമിച്ച മെംബർ) എൻെറ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടികയെ സമൎപ്പിച്ചതിൽപിന്നീടു പ്രസ്തുത ഭൂമികളെ യഥാക്രമം അവയുടെ പഴയ ഉടമസ്ഥന്മാൎക്കു തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നു ൧൧൨൦ ജനുവരി ൨൫-ാം L. R. ൭൦൯-ാം നമ്പർ ആജ്ഞയിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ

വിഷയങ്ങൾ

ഭൂമികളെ ജനതതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണം.

അറിയുന്നു. അതിലേക്കായി ഞാൻ ഗവർൺമെണ്ടിനോടു ഹാർദ്ദമായി നന്ദിപറയേണ്ടതായി മാത്രമെയൊള്ളു.

ദിവാൻ:— മെംബർ പ്രസ്താവിച്ചതായ ആജ്ഞ ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക മാത്രമെ സംബന്ധിക്കുന്നൊള്ളു. എന്നാൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലുള്ള വസ്തുക്കളെയാകട്ടെ ഫാം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ കുത്തകപ്പാട്ടമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവയെ സംബന്ധിച്ചു യാതൊരു ആജ്ഞകളും കൊടുത്തിട്ടില്ല; പാട്ടത്തിൻെറ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ യാതൊരു ആജ്ഞയും നൽകുന്നതും അല്ല.

൧൩. പുലയരുടെ പേരിൽ പുതുവലുകൾ പതിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ.

൧൩. മിസ്റ്റർ അയ്യൻ കാളി:— (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) പുലയജാതിക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായി സഭായോഗത്തിൽ ഒരു സാമാജികനായി എന്നെ നിയമിച്ചതിലേക്ക ഗവർൺമെണ്ടിനോടും ഇത്തവണ പുലയജാതിക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു പുലയനെത്തന്നെ നിയമിക്കണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയെ ഏകാഭിപ്രായമായി സ്വീകരിച്ചതിന്നായി കഴിഞ്ഞ സഭായോഗത്തിലെ സാമാജികന്മാരോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പുതുവൽ ഭൂമികളെ പുലയന്മാരുടെ പേരിൽ പതിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ചെയ്ത നിവേദനത്തിനു കിട്ടിയ മറുപടി അനുസരിച്ച് നെയ്യാററിൻകര, വിളവങ്കോടു, തിരുവനന്തപുരം, നെടുമങ്ങാടു ഈ താലൂക്കുകളിൽ ചില പുതുവൽഭൂമികളെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പതിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി അനേകം ഹർജികൾ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിനു അനേകം തടസ്ഥങ്ങൾ വരുത്തി. അതിൽ അവർക്കു റെവന്യൂകീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻെറ ഫലമായി, ഇതിനുമുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്നതും എന്നാൽ പുലയന്മാർ അന്വേഷിച്ചു അറിഞ്ഞതും ആയ പുതുവൽഭൂമികൾ ധനികന്മാരായ ഉയർന്നജാതിക്കാർക്കു ലഭിച്ചു. പുലയർ ഹിംസിക്കയും അവരുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽനിന്നു വെളിയിലാക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നുതന്നെയുമല്ല, മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൂടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു ഇല്ലാതെയായിത്തീർന്നു. പിതൃതുല്യമായ ഗവർൺമെണ്ടിൻെറ കരുണക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കു ഗത്യന്തരം ഇല്ല. എൻെറ ജാതിക്കാർക്കു കുറെഎങ്കിലും പുതുവൽഭൂമികൾ പതിച്ചുതരണം എന്നും പേരിൽപതിക്കപ്പെട്ട തരിശുഭൂമികളിൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവയിൽ ചിലതിനെ പരീക്ഷാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ സൌഖ്യത്തിന്നും സൌകര്യത്തിന്നും ആയിതരണംഎന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ധനികന്മാരായ വസ്തുഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പക്കൽനിന്നും ഞങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നുണ്ടു. എന്തെന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പാർക്കാൻ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടതന്നതും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തപ്രയത്നത്താൽ വാസിക്കത്തക്കതും ഫലപ്രദവും ആക്കപ്പെട്ടതും ആയ ഭൂമികളിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ അവർ വെളിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതുമാത്രമല്ല, വനംഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ പ്രദേശത്തിലെ ഏതാനും ധനികന്മാരോടു യോജിച്ചുകൊണ്ടു കഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളാണെന്നുള്ള വാദത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചു വനങ്ങളിൽഉള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടികളിൽനിന്നും പോകാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുവരികയും അതേസമയത്തുതന്നെ മററുള്ളവർ ആ പ്രദേശങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാതിരിയിലുള്ള സ്വേഛാപ്രവൃത്തി പ്രധാനമായും ചെങ്ങന്നൂർതാലൂക്കിൽ റാന്നിപ്രവൃത്തിയിൽ വലിയകാവുകളിലും ചങ്ങനാശേരിതാലൂക്കിൽ ആലപ്രാമുറിയിലും തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ പെരുമ്പാത്തുമുറിയിലും ആണു നടന്നുവരുന്നതു. ഇപ്രകാരം ഉള്ള സങ്കടങ്ങളെ നിവൃത്തിക്കണംഎന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാന്റെ മറുപടി:— പുലയന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനു കഴിവുള്ളതെല്ലാം ഗവർൺമെണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുവൽവസ്തുക്കളെ പേരിൽപതിക്കാനായി പുലയർക്കുവേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ൭൭ൻ ഹർജികളിൽ ൭ന്നൻ എണ്ണത്തോളവും പേരിൽ പതിച്ചുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പുറമ്പോക്കുഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചവ ആകുന്നു. പേരിൽപതിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതായി റിളച്ചിൽ പകുതിയിൽ ൫൦൦ ഏക്കറിന്മേൽ വിസ്താരമുള്ള തരിശുഭൂമികൾ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ പോകുന്നതിനു പുലയന്മാർക്കു മനസ്സാണെങ്കിൽ പേഷ്കാരോടു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(ഫ) വനംവക തേക്കുലേലം.

൧൭. തേക്കുംതടി മുഴുവനും കൺട്രാക്ടർമാർക്കുകൊടുക്കുന്നതു കുറഞ്ഞ പക്ഷം പകുതി എങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കു കൂടി കൊടുക്കണം.

മിസ്റ്റർ എം. എ. വറുഗീസ് (കോട്ടയം കച്ചവടക്കാരുടെവക മെംബർ) ഗൃഹം പണിസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നല്ലതടി തിരുവിതാംകോട്ടുനിവാസികൾക്കുകിട്ടുന്നില്ല. കുത്തകക്കാരായ മെസേർസ് വല്ലിഭായ് കാതിർബായ് കമ്പനിക്കാർ നല്ലതും ഉപയുക്തവും ആയ തടികളിൽ മിക്കവയേയും മറുസ്ഥലങ്ങളിൽ അയച്ചു വിൽക്കുന്നു. സർക്കാർ ഡെപ്പോകളിൽ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന തടി ഗൃഹം പണിസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കു തീരെ കൊള്ളാത്തതാകുന്നു. ഈ തിരിവുതന്നെയും അന്യായമായ വില കൊടുത്താലേ ലഭിക്കയുള്ളൂ. അപൂർവം ചില അവസരങ്ങളിൽ കുത്തകക്കാർ സ്ഥലത്തുവച്ചു തടി വിൽക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിലയുടെനിരക്കു അവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ളതുതന്നെ. ഇതിന്റെ ഫലം ചിലത്തായതരത്തിലും ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞവിലക്കും മാത്രമേ തടി ജനങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നൊള്ളു എന്നുള്ളതാകുന്നു. നാട്ടുകാർ അവരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ പണിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ട തടിക്കായി പുറരാജ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടത്തെ അവലംബിക്കേണ്ടിവരുന്നതു ശോചനീയംതന്നെ. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുതന്നെ കുത്തകക്കാർ നല്ല തേക്കുതടികളെ വിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിനു കൂടുതലായ ഒരു പ്രേരണയായി ഭവിക്കുന്നതു എന്തെന്നാൽ അവരുടെ തടികളെ തീരുവ കൂടാതെ പുറരാജ്യങ്ങൾക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അവർക്കു അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുതന്നെ. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയ്ക്കു കൂടുതൽ വിലകിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കുത്തകഏർപ്പാടു അടുത്ത ഡിസംബർ മാസത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നു. നൂതനമായി കുത്തകകൊടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തേയും സൌകര്യത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കത്തക്കതായ നയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുത്തകക്കാരെ അനുവദിക്കാതെതന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തമവിശ്വാസമായ സ്വന്തഉപയോഗങ്ങൾക്കു വേണ്ട തേക്കുതടികളെ സർക്കാർനിരക്കിൽ സർക്കാർ ഡെപ്പോകളിൽനിന്നു അവർ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി:— പ്രസ്തുത കുത്തക ൧൦൯൫ വൃശ്ചികമാസത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. കുത്തകയെ പുതുക്കുകയാകട്ടെ അതുപോലെ ഒരു കുത്തക കൊടുക്കയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതിനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

൧൮. കരുമംചേരിൽ വടക്കും തെക്കും റാന്നി മുതലായ നിക്ഷിപ്തറിസെർവ്കളിൽ നിന്നു പേരിൽ പതിക്കപ്പെട്ടവസ്തുക്കളേയും കുടിപാർപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളേയും ഒഴിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ റിസർവ്കളെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ റിസർവ് വനം ഗവർമെണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാ എന്നു ഗവർമ്മെ

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ (ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കു മെംബർ) കൂടക്കൂടെ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവയുടെ അതിർത്തികളെ വ്യക്തമായി തിരിക്കാത്തതുകൊണ്ടും അവയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കു അനാവശ്യമായ സങ്കടങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ മൂക്കാൽ ഭാഗത്തോളവും ഒഴിച്ചിടപ്പെടുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ റിസർവ്വുകൾ ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ റാന്നി, കമ്പയ എന്നീ തണ്ടപ്പേർതികളിൽ കൂടുതൽസ്ഥലങ്ങളെ റിസർവാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ജനങ്ങൾ വാസംചെയ്തുവരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾകൂടാതെ കുടിപാർപ്പുള്ള അനേകം പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയേയും പഴയ പുതുവൽവകകളുടെ അതിർത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കണ്ടെഴുത്തിൽ അവയിൽനിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചില

റിസർവുകൾ

ഫെബ്രുവരി ൧൩൩-൦൨ ഗവർൺമെണ്ടുത്തരവിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടും പേരിൽ പതിച്ചുവന്ന വസ്തുക്കൾക്കു പുറമായി റിസർവ്കളെ ഉണ്ടാക്കയും, പുറമ്പോക്കും ഉള്ള റിസർവ്കൾക്കു കൂട്ടമായി റിസർവ്കൾ ഉണ്ടാക്കയും ചെയ്യുന്നതും സംബന്ധിച്ചു.

വാതുക്കളും മററങ്ങളുംകൂടി സർക്കാർ വനങ്ങൾക്കകത്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നആളുകൾക്കു വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ കൂടിയല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാ'. അവയിലുള്ള ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും യദൃച്ഛയാ അപകടം പററിയേക്കാവുന്നതും അതുകാരണം വനംറെഗുലേഷൻെറ പ്രവൃത്തനത്തിനു ഇടയാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ഈയിടെ ഈ കാരണത്താൽ അനേകം ആളുകളെ പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു. ഇപ്രകാരം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ പൊതുപ്രായമുള്ളതാതെ അവർ തന്നെത്താൻ കുററംചെയ്യാതെതന്നെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്കു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൾക്കേണ്ടിയും വന്നിരിക്കുന്നു. അനേകം ജന്മിമാരുടെ ചേരിക്കൽ ഭൂമികളും റബ്ബർതോട്ടങ്ങളും കുടിയാന്മാരുടെ പേരിൽ പതിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ റിസർവാക്കണം എന്നു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭൂമികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ചെത്തിക്കൽ, കരിംകളം, രാജമ്പാറ, കമരമ്പേത്തൂർവടക്കു, കമരമ്പേത്തൂർ തെക്കു, ആനക്കളം എന്നീ റിസർവുകൾ ഇതിനു ഉദാഹരണങ്ങൾ ആകുന്നു. കൂടുതൽ ഭൂമികളെ റിസർവാക്കയില്ലാഎന്നു ഗവർൺമെണ്ട് ൧൯൦൨ ഫെബ്രുവരി ൧൩൩-൦൨ ആജ്ഞയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടും കമരമ്പേത്തൂർ വടക്കൻ റിസർവിനെ പരിരക്ഷിക്ക എന്നുള്ള ഒഴികഴിവിന്മേൽ കമാരമ്പേത്തൂർവടക്കു എക്സ്റെൻഷൻറിസർവ് എന്നു പേരോടുകൂടി നൂതനമായി ഒരു റിസർവ് രൂപിപ്പിക്കണം എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നൂതനമായ നിർദ്ദേശത്തിൽ വളരെക്കാലമായി കുടിപാർപ്പുള്ളതും പേരിൽപതിക്കപ്പെട്ട ഭൂമികളോടുകൂടി കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചാത്താർഎന്നും കരുകുഴിഎന്നും പേരുള്ള തോട്ടങ്ങൾ അതിൻെറ ഇരുവശത്തും കിടക്കുന്നതുകൂടാതെ മൈലപ്രായിൽനിന്നു ചാത്താരേക്കു ഒരു പബ്ലിക്റോഡും അതിൽകൂടി പോകുന്നുണ്ടു. കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടതും കുടിപാർപ്പുള്ളതും ആയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതും പേരിൽ പതിക്കപ്പെട്ട ഭൂമികളിൽകൂടി കടക്കുന്നതും ആയ വനങ്ങളെ വളുത്തുകാടാക്കി ഒഴിച്ചിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നയം ശോചനീയം ആകുന്നു. ജന്മിമാരുടെ ചേരിക്കൽ ഭൂമികൾ, പേരിൽപതിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ, തോട്ടങ്ങൾ ഇവയെ ഒഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏന്നാതിമംഗലം മുതൽ ചങ്ങനാശേരി അതിർത്തിവരെ വ്യാപിക്കുന്നതായ റിസർവുകളുടെ അതിർത്തികളെ വ്യക്തമായി ഡിമാർക്കേട് ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—ഈ സംഗതിയെപ്പററി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം.

ൻ, തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ വനംവക ചട്ടങ്ങളെ നടത്തിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളിൽ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു—എന്തെന്നാൽ,

(എ) കുടിവക ഭൂമികളിൽ നിന്നു വിറകു വെട്ടി മാററിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു ഫീസ് കൂടാതെ പാസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു; (ബി) സർക്കാർ ഭൂമികളിൽനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന തൊണ്ടിഭാരം വിറകിനെ ഗവർൺമെണ്ട് ചരക്കു എന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനു

മിസ്റ്റർ ടി. കുമാരപിള്ള. (കല്ലുളംതാലൂക്കു മെംബർ) വനം പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു വിറകു ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള രഹദാരിക്കു ഒരു ഫീ ചുമത്തുന്നതിലും കുടിവക ഭൂമികളിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന വിറകിനു തീരുവകൂടാതെയുള്ള ഒരു പാസ് കൊടുക്കുന്നതിലും ഗവർണ്മെണ്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി നല്ലതുതന്നെ. തീരുവകൂടാതെയുള്ള ഒരു പാസ് ലഭിക്കുന്നതിനു ഇപ്പോൾ വൈഷമ്യം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. മിസ്റ്റർ എ. പി. സ്മിത് ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ്ആഫീസർ ആയിരുന്നപ്പോൾ അപ്രകാരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ സങ്കടം എന്തെന്നാൽ, തീരുവകൂടാതെയുള്ള ഒരു പാസ്സിനു അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു യാതൊരു മറുപടിയും കൊടുക്കാറില്ല. തുടരെത്തുടരെ അപേക്ഷകൾ അയച്ചതിന്മേൽ പ്രസ്തുത അപേക്ഷയെ അഭിപ്രായത്തിന്നായി ഫാറസ്റ്റ്റേഞ്ചർക്കു അയക്കുന്നു. വിറകു ഏതു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നു മാററേണ്ടതുണ്ടോ ആ സ്ഥലത്തുചെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനു തൻെറ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തനിക്കു ബോദ്ധ്യം വന്നതിന്മേൽ വിറകു ശേഖരിക്കയും അതിന്മേൽ തന്നോടു അപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യാനായി അപേക്ഷക്കാരനോടു അയാൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വീണ്ടും കാണേണ്ടതായിരിക്കയും ഒരു പാസ് കൊടുക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടക്കു വിറകു മോഷണം പോയേക്കാം. തീരുവകൂടാതുള്ള പാസ് കൊടുക്കുന്നതിനു ഇപ്പോഴത്തെ ഡിവിഷനൽ

വിഷയങ്ങൾ

വിപരീതമായി ഒരു ടൺ ആയി കണക്കാക്കുന്നു (൩) പേരിൽപതിഞ്ഞ ഭൂമികളിൽനിന്നു കൃഷിത്തോലു കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതിക്കു വനം വക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഫ്രീപാസ് കൊടുക്കണം എന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നു. പാസ് തരണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചാൽ തരുന്നും ഇല്ല. (൪) കൃഷിക്കാരുടെ സ്വന്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കു കുററിക്കാണം ഒടുക്കിച്ചു കൊണ്ടു സർക്കാർ ഭൂമികളിൽ മുളകൾ വെട്ടിക്കാൻ ഡിപാർട്ട്മെണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല (൫) ഡെപ്പോകളിൽ തടി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതു കച്ചവടക്കാർക്കു മാത്രമെ കൊടുക്കുന്നുള്ളു. നേരിട്ടു കൃഷിക്കാർക്കു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതു സങ്കടം ആകുന്നു.

ഫാറെസ്റ്റ് ആഫീസർ പ്രതികൂലിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. തന്റെ സ്വന്ത പറമ്പിൽ വിറകിനുള്ള തടി നിൽക്കുമ്പോൾ അതു വിലക്കു വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതു സങ്കടം തന്നെ. തീരുവകൂടാതെ ഒരു പാസ് കൊടുക്കുന്നതായാൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള വനങ്ങളിൽ നിന്നു വിറകു കട്ടുകൊണ്ടുപോകും എന്നു ഒരു തെററായ ധാരണ ഡിവിഷനൽ ഫാറെസ്റ്റ് ആഫീസർക്കു ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു. വൈഷമ്യം കൂടാതെ വിറകു കിട്ടുന്നതിനു ജനങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു. കുടികൾക്കു തങ്ങളുടെ സ്വന്ത പറമ്പുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അനുഭവത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവാകുന്നില്ലാ എന്നുള്ളതു ദുസ്സഹം തന്നെ.

(൨) വേറൊരു സങ്കടം എന്തെന്നാൽ, ഒരു ടൺ വിറകു രണ്ടു വണ്ടി ഭാരം എന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ വനംവക ജീവനക്കാർ ഒരു വണ്ടി ഭാരം വിറകിനെ ഒരു ടൺ ആയി കണക്കു കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു.

(൩) മറെറാരുസങ്കടം കൃഷിത്തോലു കിട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചതാകുന്നു. പേരിൽപതിഞ്ഞ ഭൂമികളിൽ എടുക്കുന്ന തോലുകൾക്കു കൂടിയും പാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാസുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ അധികമായി താമസപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ സ്വന്ത കാര്യത്തിൽ തന്നെ, ൩൨ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്കു ഒരു മറുപടി കിട്ടിയൊള്ളൂ. മറുപടി കിട്ടുന്ന സമയംകൊണ്ടു കാലത്തിന്റെ ആവശ്യം തീർന്നിരിക്കും.

(൪) മുളകൾ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലാകുന്നു ഇനി ഒരു പ്രയാസം ഉള്ളതു. വനങ്ങളിൽ നിന്നും മുളകളെ വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നാഗരുകോവിലിൽ നിന്നും മററു ഡെപ്പോകളിൽ നിന്നും മുളകൾ ലഭിച്ചതിൽ വളരെ നഷ്ടവും സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയ്ക്കു ൧൦൦-നു ൧൭൫ പണംവീതം വിലയും ൩ രൂപാ വണ്ടിവാടകയും ചിലവു ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ വനങ്ങളിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയാണെങ്കിൽ കുററിക്കാണത്തിനു ൪ രൂപയും വെട്ടുന്നതിനു ൨ രൂപയും ൧൦൦-നു ൨ രൂപാവീതം വണ്ടിവാടകയും മാത്രമെ ഞങ്ങൾക്കു ചിലവു ഉണ്ടായിരിക്കയൊള്ളൂ.

(൫) ഇവയ്ക്കു പുറമെ, തടി കിട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വൈഷമ്യം ഉണ്ടു. ഇപ്പൊഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു ജനങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനു തക്കപോലെ തടികൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നില്ല. വലിയകൂട്ടങ്ങളിലായി മാത്രമെ അവ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നൊള്ളൂ. കച്ചവടക്കാർ അവയെ ലേലത്തിൽ വാങ്ങിക്കയും കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു ഈ കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നും ഉയർന്നവിലക്കു അവയെ വാങ്ങിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വനങ്ങളിൽ നിന്നു തോൽ വളവും വിറകും വെട്ടി മാററിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പാസ് കിട്ടുന്നതിനു പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ കെ. എ. അയ്യപ്പെരുമാൾപിള്ള— (തോവാള താലൂക്കുമെംബർ) തോവാള താലൂക്കു എല്ലാവശത്തും വനങ്ങളാൽ ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളെ പേരിൽപതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെ അതിർത്തികൾവരെ വ്യാപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു (൧) കന്നുകാലികളെ തീററിയ്ക്കുന്നകാര്യത്തിലും (൨)വിറകും തോലും ലഭിക്കുന്നകാര്യത്തിലും ജനങ്ങൾ വലിയകഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. വനത്തിനു സമീപമായി പുരകളിൽ അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കെട്ടിനിർത്തിവരുന്ന സമീപസ്ഥരായ കൃഷിക്കാർക്കു കന്നുകാലിതീററിക്കു ലൈസൻസ്ഫീസ് ചുമത്തിയതു വലിയഒരു സങ്കടത്തിനു ഹേതുഭൂതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ തീററിക്കുന്നതിനു യാതൊരു പുറമ്പോക്കുഭൂമിയാകട്ടെ മററുസ്ഥലങ്ങളിൽ അവയെ തീററിക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു യാതൊരു ഊടുവഴിയാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്കു ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ആടുകൾ വനംവിളവിനെ നശിപ്പിക്കയില്ലാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു പുറനാട്ടു ആടുകളോടു ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ വനങ്ങളിൽ തീററിക്കുന്നതിനു ലൈസൻസ്ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനെ നിർത്തേണ്ടതാകുന്നു. വിറകു മാററിക്കൊണ്ടുപോകുന്നകാര്യത്തിൽ ആകട്ടെ, ഉണങ്ങിയ ചുള്ളികളേയും ഒഴിവാക്കിയതും ഒഴിവാക്കാത്തതും

നിവാസങ്ങൾ

ആയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളേയും എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിനു അനുമതി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടു വലുതായ കഷ്ടം നേരിടുന്നു. അവർ അവയെ മാററിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നുതന്നെയുമല്ല, വനങ്ങളിൽനിന്നും തോൽ ശേഖരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃഷിക്കു പ്രത്യേകമായും ഉപയോഗമുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളെ ശേഖരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നും തോൽ എടുക്കാൻ പാടില്ലാ എന്നാണെങ്കിൽ വനങ്ങളിൽ സാധാരണമായി വളത്തിനു ഉപയോഗമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് ഉത്തരവുകൊടുക്കേണ്ടതും വളംസംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായി ആ ഇലകളെ മാററിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി— തെക്കൻഡിവിഷൻ വനംവക ചട്ടങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെപ്പററി രണ്ടു മെമ്പർമാരും പ്രസ്താവിച്ച ദോഷങ്ങളെസംബന്ധിച്ചു റിപ്പോർട്ടുചെയ്വാൻ വനം കൺസർവേട്ടരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഒരു വെളിപ്രദേശത്തിൽനിന്നു കഴുതവഴിയായി വളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു തോവാളത്താലൂക്കിലെ കൃഷിക്കാർക്കു അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുമതിയെ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലെ കൃഷിക്കാർക്കു കൊടുക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള (അഗസ്തീശ്വരംതാലൂക്ക മെമ്പർ) മെമ്പർ തന്റെ നിവേദനത്തെ ബോധിപ്പിക്കാനായി എഴുന്നേററപ്പോൾ തോവാളത്താലൂക്കിനു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം രണ്ടുകൊല്ലത്തേക്കു പരീക്ഷാർത്ഥമായിട്ടാണെന്നു ദിവാൻ പ്രസ്താവിക്കയും ആ താലൂക്കിൽ രണ്ടുകൊല്ലംകാലത്തേക്കു അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പരിശോധിച്ചു അറിഞ്ഞതിന്മേൽ ഈ അവകാശത്തെ മററുസ്ഥലങ്ങൾക്കു വ്യാപിച്ചാൽ പോരയോ എന്നു ചോദിക്കയും ചെയ്തു. മെമ്പർ അതിനു സമ്മതിച്ചു.

ഒരു പുതിയ വനം വക ചട്ടങ്ങൾ.

മിസ്റ്റർ ഡി. ജി. ക്ര്യാമറൺ (തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടു പ്ലാണ്ടർമാരുടെ സംഘംവക മെമ്പർ) പുതിയ വനംവക ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അവയെപ്പററി ഏതാനും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടു.

ദിവാന്റെ മറുപടി പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെനേർക്കു പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്നായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതി നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന്നായി ഒരു പ്രതി അയച്ചുതരുന്നതിനു ഞാൻ ഏർപ്പാടുചെയ്യാം.

(ബ) ചവുക്കവക മുതലെടുപ്പ്.

...ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിദേശ സാമാനങ്ങളെ തീരുവ കൂടാതെ കയററുമതി ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമുണ്ടു.

മിസ്റ്റർ നൂർഡീൻ കുഞ്ഞുകോയാ (ആലപ്പുഴ കച്ചവടംവക മെമ്പർ) പരദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെടുന്ന കൊപ്രായെ ആട്ടി എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊപ്രാ ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന ആൾതന്നെ തീരുവകൂടാതെ എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും കയററുമതി ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. എന്നുവരികിലും, ഈ ചരക്കുകളെ മററവർക്കു വില്ക്കുന്നതായാൽ ഈ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഗുണം അവർക്കു ലഭിക്കാൻ പാടില്ല. ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെട്ട നല്ലമുളക മുതലായ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കയററുമതി തീരുവയിൽനിന്നു ഒഴിവുകിട്ടണം എന്നുവരികിൽ ഇറക്കുമതിചെയ്ത ആൾതന്നെ അവയെ കയററുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത സംഗതികളിൽ ആ ചരക്കുകളെ ഇറക്കുമതിചെയ്ത ആൾതന്നെയായിരുന്നാലും ശരി കച്ചവടം വഴിക്കു മററു കൈകളിൽ കൂടിയായിരുന്നാലും ശരി അവയെ കയററുമതിചെയ്യുന്ന ആൾ തീരുവകൊടുക്കാതെ കയററുമതിചെയ്യുന്നതിനു അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—ഈ സംഗതി ഇപ്പോഴും ആലോചനയിൽ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടു.

വിഷയങ്ങൾ

൫൦ ആലപ്പുഴ കച്ചവടങ്ങളിൻെറ അഭിവൃദ്ധിക്കു ചില മാൎഗ്ഗങ്ങൾ

ആലപ്പുഴത്തോട്ടിൽ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നതിനു ധാരാളം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അതിനെ കുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു മേല്പറഞ്ഞ മെംബർതന്നെ ഇപ്രകാരം ബോധിപ്പിച്ചു :— ഈ തോടു ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു. ഇപ്പോൾ പണിചെയ്തുവരുന്ന ക്രമത്തിനു ഇതിൽ അധികം കുടുന്നതിനു പല കൊല്ലം വേണ്ടിവരും. ഇതിൽ ശരിയായ കടവുകൾ ഇല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, തുറമുഖത്തു ചരക്കുകൾ കയറുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സൎക്കാർ കൂലിക്കാർ കാലത്തു ഏഴുമണിമുതൽ വയ്യിട്ടു അഞ്ചുമണിവരെ മാത്രമേ വേല ചെയ്യുന്നൊള്ളു. മററുസമയത്തു ഇവരെക്കൊണ്ടു പണി എടുപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നവർക്കു ഗവർമ്മെണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട പതിവുകൂലിക്കു പുറമെ കൂലിക്കാൎക്കു കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു കൂലി കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിവരെ മാത്രമെ കപ്പലിൽ ചരക്കുകേററാൻ അനുമതിക്കുന്നുള്ളു. ഈ കപ്പലുകളിൽ ചരക്കുകയററുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ കച്ചവടക്കാൎക്കു കൂടുതൽ സൌകൎയ്യം നല്കേണ്ടതാകുന്നു. ചരക്കുകൾ തൂക്കുന്ന തൂക്കുകട്ടികളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ആകട്ടെ ആലപ്പുഴയിലും അരൂക്കുററിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടികൾ ഒന്നുപോലെയിരിക്കുന്നില്ല. തൂക്കുകട്ടികൾക്കു സൎക്കാർ മുദ്ര വയ്ക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. തോട്ടിൽ വിളക്കുകൾ ധാരാളം ഇല്ല. ഉള്ള വിളക്കുകൾതന്നെ ശരിയായി കത്തിക്കുന്നുംഇല്ല. ചരക്കുകളെ കടപ്പുറത്തുള്ള തുറന്നസ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നുദിവസത്തേക്കുമാത്രം വച്ചിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളു. ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വാടക കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കഷ്ടം ആകുന്നു. ഈ ഏൎപ്പാടിനെ മാററിത്തരണംഎന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—തുറന്ന കിടങ്ങുകളിൽനിന്നു വേഗത്തിൽ ചരക്കുകളെ മാററിച്ചുകൊള്ളണം എന്നു നിൎബ്ബന്ധിച്ചെയ്യാൻ ആകുന്നു വാടക ചുമത്തി വരുന്നതു.

മെംബർ—(മേല്പറഞ്ഞതിനു തുടൎന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—ചവുക്കക്കു അടുത്തുള്ള തോട്ടിൽ ഒരേകാലത്തു മൂന്നു ബോട്ടുകൾ പോകുന്നതിനു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ തോട്ടിനെ വീതി കൂട്ടേണ്ടതാകുന്നു. കല്ലുപാലത്തിനു കിഴക്കുള്ള റോഡിനെ അററകുററം തീൎത്തിട്ടില്ല. അതിൽകൂടി വണ്ടിപോകാൻ പാടില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആളുകൾക്കുകൂടി നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ അത്ര ചീത്തയായിരിക്കുന്നു. ഈ കാൎയ്യങ്ങളെ എല്ലാം നന്നാക്കണംഎന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുവടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

III. സംരക്ഷണം

(i) നിയമനിൎമ്മിതി.

൫൧ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മരണശാസനങ്ങളാൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത സ്വത്തിനു പിൻതുടൎച്ചാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച ആ വൎഗ്ഗക്കാരുടെ നടപ്പുകളെപ്പററി വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കമിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചതിലേക്കു പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനി ജനങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ശാശ്വതമാക്കുന്നതിലേക്കായി ഗവൎമ്മെണ്ട് നിയമം

മിസ്റ്റർ കെ. കുരുവിള—(ഗവർമ്മെണ്ട്നിയമിച്ച മെംബർ) ക്രിസ്ത്യന്മാൎക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിൎമ്മിതി മരുമക്കത്തായബില്ലിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരുമക്കത്തായബില്ല് കാലഗതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായത്തിൻെറ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻസമുദായത്തെ ആകട്ടെ ചിരസ്ഥായികളായ ആചാരങ്ങളോടും പാരമ്പൎയ്യങ്ങളോടും സമ്പ്രദായങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു പൌരാണികസമുദായം ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനിൎമ്മിതി ക്രിസ്ത്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ക്രമാഗതാവകാശം എന്ന മുഴുവൻ വിഷയത്തെപ്പററി സൎവ്വവ്യാപകമായി ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിലേക്കു ഒരു ഹിന്ദു ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതു തെററായി വരികയില്ലയൊ എന്നും ക്രിസ്തീയഗൃഹങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധതയെയും ഐക്യതയെയും ധാൎമ്മികതയെയും സമാധാനത്തെയും ബാധിക്കയില്ലയൊ എന്നും ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിലുള്ള ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നടപ്പിന്റെ തത്വത്തെ ഏകീകരിക്കുന്ന ശ്രമവും ദീർഘകാലമായി നടന്നു വരുന്നതും ഈ കാലപ്പഴക്കമുള്ള നടപ്പിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അധികം വല്ല ഭേദഗതികളും ചെയ്യണം എന്നു ഏതു സമുദായങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായവും അതിലേക്കു വേണ്ട വിശേഷ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു ഇഷ്ടംപോലെ നടത്താൻ സമയോചിതങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ശ്രമവും ഇരിക്കണം.

ക്രിസ്ത്യന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളെപ്പറ്റി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തു ഒരു കമ്മിഷൻ വെടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു. വിധവകളുടെ അവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു വിസ്താരമായ ജഡ്ജ്മെണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു നിയമനിർമ്മിതിയും ആവശ്യമില്ല. കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭേദഗതികൾ വിധവകളുടെ അവകാശങ്ങളേയും പുത്രിമാരുടെ അവകാശങ്ങളേയുംപറ്റിയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വിധവ പിന്നീടു വിവാഹം ചെയ്യുന്നതായാൽ അവരുടെ പൂർവഭർത്താവിന്റെ വസ്തു അവർക്കു കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഭേദഗതി അനുസരിച്ചു ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ വസ്തുക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ സുഖങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടും. പുത്രിമാർക്കു ഇപ്പോൾ രൊക്കം പണമായിട്ടു സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ആചാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം സംവത്സരമായി നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിഷ്കാരികളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു ഓരോ പുത്രിക്കും ഒരു പുത്രനോടൊപ്പമൊ പുത്രന്റെ ഓഹരിക്കു പകുതിയൊ ഓഹരി കൊടുക്കണമെന്നു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീധനം ഭൂസ്വത്തായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ വസ്തുക്കൾ ഭിന്നിക്കപ്പെടും എന്നും പെൺകുട്ടികളെ, വിശിഷ്യ ധനവത്തായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ, കല്യാണംകഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ വലുതായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നും ഉള്ളതായ ആപൽക്കരമായ ഫലം നേരിടും എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ മൌലികങ്ങളായ ഭേദങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കണം എന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി കമ്മിഷന്റെ മുമ്പാകെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു കിട്ടിട്ടുള്ള മറുപടികളിൽ നിന്നു വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കു കാരണം ഉണ്ടു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്നാകുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു. ഇതു ഈ വർഗ്ഗത്തിനു വലുതായ ഭീതിയെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ സിവിൽകോട് കമ്മിഷനും സംഗതികളെക്കുറിച്ചു മാത്രമെ പ്രതിപാദിക്കാറൊള്ളു. എന്നാൽ ഈ കമ്മിഷൻ ആകട്ടെ സ്വഭാവേന അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നതു എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരുത്തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടു ഈ കമ്മിഷന്റെ നടപടിയെപ്പറ്റി ഗവർമ്മെണ്ട് സാവധാനമായും ജാഗ്രതയായും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എനിക്കു വേണ്ടതെല്ലാംകൂടി, ഓരോരുത്തനു തനിപ്പെട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും ബന്ധിച്ചുകൂടാ എന്നും ഉത്സാഹികളായ ഏതാനും പുരോമുഖന്മാരായ ശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു നിർബന്ധമായ നിയമനിർമ്മിതിയാൽ പൊതുസമുദായത്തെ മുഴുവനേയും ബന്ധിക്കരുതു എന്നും ആകുന്നു. ക്രിസ്ത്യന്മാർക്കുള്ള അപ്രാപ്തിയെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആക്ടിനെ നടപ്പാക്കുന്നതായാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരത്തിനു ബാധകമായി തീരുമെന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ആ ആക്ടിനെ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്നു ഒരു ഗവർമ്മെണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കെ ക്രിസ്ത്യന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗൃഹനിർവഹണകാര്യങ്ങളെ തീച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു ആ ഗവർമ്മെണ്ടിനു പ്രവേശിക്കാമൊ എന്നാകുന്നു സ്വഭാവേന ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം.

ദിവാൻ— ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ സഭയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻമെമ്പർമാർ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻ മതാധിപന്മാരിൽ മിക്കവരും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ ആദരിച്ചു ഒരു കമ്മിഷൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വലുതായ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഈവിധം വിചാരണ നടത്തണം എന്നു നിർബന്ധമായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്റെ ബോധം.

മെമ്പർ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു— ആ ഹൈക്കോട് ഈയിടെ ഉള്ള ഒരു തീർച്ചയാൽ ആചാരങ്ങളെ തീച്ചപ്പെടുത്തിയതിനു മുമ്പിൽ ആയിരുന്നു. കമ്മിഷൻ ഈ തീർച്ചക്കു വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു സാക്ഷി വാദിക്കുന്നതായ യാതൊരു ഭേദഗതിയും സ്വീകാര്യം ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ അയാൾക്കു അഞ്ചു വിധം യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം.

വിഷയങ്ങൾ

അവ (൧) സ്വത്തുകൊണ്ടുള്ള യോഗ്യതയും. (൨) ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ള യോഗ്യതയും (൩) ലോകാനുഭവവും (൪) പ്രത്യേകപ്രയോജനരാഹിത്യവും (൫) സ്വാതന്ത്ര്യവും ആകുന്നു, ഒരു സാക്ഷി ഒരു മുഷ്ലിയായൊ വക്കീലായൊ ഇരുന്നിട്ടുള്ള തന്റെ മുമ്പിലത്തെ തൊഴിൽകൊണ്ടൊ സ്വാഭിപ്രായത്തെ പരസ്യമായി വെളിവാക്കുന്ന ശീലംകൊണ്ടൊ അപ്രതിബന്ധമായി സംസാരിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ആയിരിക്കണം.

സാക്ഷികൾക്കു ഈ അഞ്ചു യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ എന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് നോക്കണം എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആയിരമൊ ആയിരത്തഞ്ഞൂറൊ ആളുകളെ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഈ എല്ലാ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞവരായി പത്തിൽ അധികം ആളുകൾ കാണുകയില്ലാ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സിവിൽകോട് തിരുത്തൽ തെററില്ലായായി എന്നാജനങ്ങൾ യാതൊരു സങ്കടവും ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്ത്രീധനത്തെപ്പററി യാതൊരു തക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാ എന്നുംകൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നുവരികിൽ അതു മേല്പറഞ്ഞ അഞ്ചു യോഗ്യതകളും ഉള്ളവരായ സാക്ഷികളുടെ ഏകരൂപമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി വേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—മെംബർ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടും രസത്തോടും കേട്ടു. കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററി വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മെംബരുടെ നിവേദനങ്ങളെ ഓക്കുകയും പര്യാലോചിക്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൯. കുടിയാന്മാരുടെ ആധാരങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഉള്ള മിച്ചവാരവും മററു ഭോഗങ്ങളും ഈടാക്കുന്നതിനു സിവിൽ കോട്ടുകളിൽ പോകുന്നതിനാൽ താമസവും ജന്മികൾക്കു നഷ്ടവും നേരിടുന്നതുകൊണ്ടു റെവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു മുഖാന്തിരം ഇവ പിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടു ഏർപ്പാടു ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ നാരായണൻ കടംബർ നംപൂരിപ്പാടു— (കോട്ടയം ഡിവിഷൻ ജന്മിമെംബർ) ൧൦൭൪-മാണ്ടത്തെ ൮-ം റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കോട്ടുകൾമുഖേന കുടിയാന്മാരിൽ നിന്നു മിച്ചവാരവും മററു ഭോഗങ്ങളും ഈടാക്കുന്നതിൽ അമിതമായ താമസവും അസൌകര്യവും ധനനഷ്ടവും ജന്മികൾക്കു നേരിടുന്നു. ഇതിനെ റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മുഖേന ഈടാക്കിക്കുന്നതായാൽ അതു ജന്മികൾക്കു വലിയ സഹായമായിരിക്കും.

കാണവസ്തുക്കൾ കൈവശം ഉള്ള കുടിയാന്മാർ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ മററുള്ളവൎക്കു കൈമാററം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജന്മികൾക്കു പലദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവകാശങ്ങൾ കൈമാററംചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പെ കുടിയാന്മാർ ജന്മികളുടെ രേഖാമൂലമായ സമ്മതം വാങ്ങണം എന്നു ഏർപ്പാടു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

അതേ മെംബർതന്നെ ഇപ്രകാരം ബോധിപ്പിച്ചു:—ജന്മികുടിയാൻ റെഗുലേഷൻ നടപ്പാകുംമുമ്പെ ജന്മികൾക്കു കാണപ്പാട്ടവസ്തുക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാമായിരുന്നു. റെഗുലേഷൻ വന്നതിൽ പിന്നീടു അപ്രകാരം വീണ്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഏതാനും സംഗതികളിൽ കുടിയാന്മാർ ഈ വസ്തുക്കളെ കീഴ്ജാതിക്കാൎക്കു അന്യാധീനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾ ദേവസ്വങ്ങൾക്കൊ ഇല്ലങ്ങൾക്കൊ അടുത്തിരിക്കുന്നതായാൽ ദേവസ്വങ്ങൾ അശുദ്ധപ്പെട്ടുപോകയും ഇല്ലങ്ങളെ അവിടെ നിന്നു മാററിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ജന്മികൾക്കു വലുതായ കഷ്ടതയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു. ജന്മികളുടെ രേഖാമൂലമായ അനുവാദം ലഭിച്ചാൽ പിന്നീടു മാത്രമേ കാണവസ്തുക്കളെ ഈ വിധം കൈമാററിക്കൊടുക്കാവൂ എന്നു നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ജന്മി കുടിയാൻ റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തണം.

മിസ്റ്റർ നാരായണനു ജനാൎദ്ദനു —(തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലേയും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലേയും ജന്മികളുടെ മെംബർ) ൧൦൭൪-ാമാണ്ടത്തെ തിരുവെഴുത്തുവിളംബരം ഉണ്ടായതിൽ പിന്നീടു ജന്മികൾക്കു കാണപ്പാട്ടവസ്തുക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നായിരിക്കുന്നു. ൧൦൭൪ ...

വിഷയങ്ങൾ

മാണ്ടത്തെ ൫-ം റെഗുലേഷനിൽ കുടിയാന്മാരിൽനിന്നു വസ്തുക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു വ്യവഹാരപ്പെടുന്നതിൽ ഏതാനും നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സഭായോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ച രീതിയിൽ റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഹൈക്കോർട്ടിന്റെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിമാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുത്തിയതിന്മേൽ നിയമത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് ൧൦൮൯ ജനുവരി ൨൯-ലെ ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടിയാന്മാരിൽനിന്നു ജന്മികൾക്കു കിട്ടാനുള്ള മിച്ചവാരത്തെയും തിരിപ്പുവാരത്തെയും പിരിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു നേരിടുന്ന ദുർഘടത്തെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ ഈ തീർച്ച ജന്മിമാർക്കു വളരെ സങ്കടകരമായിരിക്കുന്നു. തിരുപ്പുവാരത്തെപ്പറ്റി ആകട്ടെ കഴിഞ്ഞയോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ട് ഇതേവരെ അനുകൂലമായി പര്യാലോചിച്ചിട്ടില്ല.

ദിവാൻ—തിരുപ്പുവാരത്തിനുള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു.

മെമ്പർ തുടർന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു — കോർട്ട് മുഖേന ജന്മിമാർക്കുള്ള ഭോഗങ്ങളെ ഈടാക്കുന്നതു പ്രയാസപ്പെട്ട സംഗതിയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ചില സംഗതികളിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക വക്കീൽഫീസിനുകൂടിയും മതിയാകാത്തതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട റെഗുലേഷനിൽ താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ ചെയ്യണംഎന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു:—

(എ) കുടിയാൻ ശരിയായകാലത്തിൽ മിച്ചവാരം മുതലായവ കൊടുത്തില്ലെന്നുവരികിൽ വാല്യുപേയബിൾപോസ്റ്റായി വാരം രസീതു അയയ്ക്കുന്നതിനു ജന്മിമാർക്കു അധികാരം കൊടുത്തും വാല്യുപേയബിൾആയി അയക്കുന്ന രസീതുകളെ സ്വീകരിക്കയില്ലെന്നു നിഷേധിച്ചു തുടർച്ചയായി മൂന്നുകൊല്ലംകാലം ജന്മഭോഗം കൊടുക്കാതെ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാൽ അവന്റെപക്കൽനിന്നു വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തും ഏഴാംവകുപ്പിനെ ഭേദപ്പെടുത്തണം.

(ബി) ൯-ം വകുപ്പിനേയും ൧൦-ം വകുപ്പിനേയും ൧൨-ം വകുപ്പിനേയും ൨൧-ാം വകുപ്പിലെ ൩-ംഖണ്ഡത്തേയും ൨൨-ം വകുപ്പിലെ ഒടുവിലത്തെ പാരാവിനേയും റെഗുലേഷനിൽ നിന്നു എടുക്കണം.

(സി) മുൻസിഫ്മാർക്കു ൧൦൦ രൂപാവരെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ സ്മാൾകാസായി എടുത്തു വിസ്തരിക്കുന്നതിനു ഇപ്പോൾ അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവഹാരം ൩൦ രൂപായിൽ കവിഞ്ഞതുകക്കായിരുന്നാലും മുൻസിഫ്കോർട്ടുകളിൽ ജന്മിമാർ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു അനുവാദം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം ൩൩-ം വകുപ്പിനെ ഭേദപ്പെടുത്തണം.

ജന്മിമാരുടെ സങ്കടങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്നായി ഒരു കമ്മിട്ടിയെ നിയമിക്കണംഎന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ജന്മി കുടിയാൻ റെഗുലേഷനെ ഒന്നുകിലെ റദ്ദ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭേദപ്പെടുത്തണം

മിസ്റ്റർ കേരളരു മാധവരു (കൊല്ലം ഡിവിഷൻ ജന്മി മെമ്പർ) മുമ്പിലത്തെ മെമ്പർ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി എനിക്കൊന്നും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിയമ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ജന്മികളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു മെമ്പരെ നിയമിക്കണം.

മിസ്റ്റർ നാരായണരു ജനാനന്ദരു (തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലേയും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലേയും ജന്മിവക മെമ്പർ) തിരുവിതാംകോട്ടിലെ ജന്മിമാർ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ [illegible] അംശം ഭാഗത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥന്മാർ ആകുന്നു. ഇവരോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ യൂറോപ്യന്മാർക്കുള്ള വസ്തു തുലോം കുറവാകുന്നു. എങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ പ്ലാണ്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരുമെമ്പർ ഉണ്ടു. ജന്മിമാരുടെ പ്രതി

വിഷയങ്ങൾ

നിധിയായി അതിൽ യാതൊരു മെംബരും ഇല്ലാ. നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒരു ജന്മിമെംബർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വരുകിൽ ജന്മികുടിയാൻ റെഗുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ സങ്കടപ്പെടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദുർഘടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും ആയിരുന്നേനെ. ഈ സംഗതിയെപ്പററി കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചു യാതൊരു അനുകൂലമായ ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ അവകാശം ജന്മിമാൎക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ജന്മിസഭയിൽനിന്നു നിയമനിർമ്മാണസഭയിലേക്കു മെംബരായി ഒരു ജന്മിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കേണ്ടതിനു അനുവദിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ജന്മിമാരുടെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന വല്ല ജന്മിയും ഉണ്ടോ എന്നു ദിവാൻജി ചോദിച്ചതിനു ഉണ്ടു എന്നു മെംബർ മറുപടിപറഞ്ഞു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൧൪ ചിട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം.

മിസ്റ്റർ മാധവൻ കേശവൻ (നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കു മെംബർ) ചിട്ടികൾ സംസ്ഥാനത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കു വ്യവഹാരത്തിനും നഷ്ടത്തിനും കാരണം ആയിരിക്കുന്നു. ചിട്ടി മുതൽ വയ്ക്കുന്ന ആൾ ചിട്ടിയിൽ ചേന്നവരെ ചതിക്കാനായി ചിട്ടി നടത്തി തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം അവൻെറ വസ്തുക്കളെ സാധാരണമായി അന്യാധീനപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ചിട്ടിപിടിച്ച വല്ലയാളും പിന്നീടു പണം കിട്ടുന്നതിൽ വിഷമതയിൽ ഉടൻതന്നെ മുതലാളൻ അയാൾ മേൽ കെട്ടാനുള്ള തുകകൾ അത്രയും കന്നോടെ ഈടാക്കുന്നതിനും അവയെ തൻെറ സ്വന്ത ഉപയോഗത്തിനായി എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിനും ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിട്ടി കെട്ടിയയാൾ ചിട്ടിപ്പണം കിട്ടുന്നതിനു വ്യവഹാരപ്പെടുന്നതായാൽ മുതലാളൻെറ പക്കൽ നിന്നു യാതൊന്നും അയാൾക്കു ഈടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മറെറാരു ദുർഘടം ഉള്ളതു ചിട്ടിപിടിക്കാത്തവർ അതിൽനിന്നു പിൻവലിക്കുന്നതായാൽ അവർ അതേവരെ അടച്ചപണം അത്രയും അവൎക്കു നഷ്ടം ആകുന്നു. നാട്ടുംപുറത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കു സേവിങ്സ്ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഏർപ്പാടു അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടു അതിൻെറ ഗുണം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ചിട്ടികാര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങളെ ആലോചിച്ചു ഗവർമ്മെണ്ട് ചിട്ടിമുതലാളൻ ചിട്ടിക്കു ഒരു രീതി എഴുതി ഗവർമ്മെണ്ടിൻെറ അനുമതിക്കും അനുവാദത്തിനുമായി അയക്കണം എന്നും അനുവാദം കിട്ടിയതിൽ പിന്നീടു ചിട്ടിക്കു ആകപ്പാടെയുള്ള മുതലിൻെറ ഒന്നുപാതിക്കു എങ്കിലും വസ്തുജാമ്യം മുതലാളൻ കൊടുക്കണം എന്നും ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കായി ഇപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—ചിട്ടികൾ വ്യവഹാരത്തിനു കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയം ഇല്ല. ഇതിലേക്കു വല്ല പ്രത്യേക നിയമവും സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഹൈക്കോട്ടുമായി ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൫ വേട്ടമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബിൽ

മിസ്റ്റർ ഡി. ജി. ക്യാമറൺ—(തെക്കൻതിരുവിതാംകോട്ടു പ്ലാൻറർ അസോസിയേഷൻ മെംബർ) ഇപ്പോൾ ജനുവരി ൧൫-൹ മുതൽ മെ ൧൫-൹ വരെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല എന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു അനുചിതമായ കാലം ആകുന്നു. മെ ൧൫-൹ മുതൽ അക്ടോബർ ൧൫-൹ വരെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല എന്നു വെക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആറുകളിൽ മത്സ്യങ്ങളെ ഡൈനാമെറ്റ് വച്ചു കൊല്ലുന്നതിനെ മററു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നപോലെ നിരോധിക്കുന്നതും ആവശ്യം ആക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. തിരുവിതാംകോട്ടിലുള്ള വെടിവായ്പ്പുകളുടെ നിരക്കു ഒരു കണക്കു എടുക്കണമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—ഒന്നാം റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. മെംബരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പിറെറദിവസം കൂടുന്നതിനായി സഭായോഗം വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

മൂന്നാം ദിവസം.

൧൯൧൨ ഫെബ്രുവരി ൨൮
൧൦൮൭ കുംഭം ൧൬-ാം

ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൮-ാം കുംഭമാസം ൧൬-ാം ബുധനാഴ്ച കാലത്തു ൧൧ മണിക്കു പ്രജാസഭായോഗം വീണ്ടും കൂടി.

വിഷയങ്ങൾ

വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വീണ്ടും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.

(൨) ക്രിമിനൽ നീതിന്യായവും പൊലീസും.

മിസ്റ്റർ സി. രാമൻതമ്പി, ബി. എ., ബി. എൽ. (കൊല്ലംതാലൂക്കുമെംബർ)

൧. ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥാനത്തിലെ റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോലിയും നീതിന്യായം സംബന്ധിച്ച ജോലിയും ഒരേ ആൾതന്നെ നടത്തുന്നു. ആ ജോലികളെ പിരിച്ചു അവ വെവ്വേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കണം.

റെവന്യൂഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്ഥലംതോറും സഞ്ചരിക്കയും അവർക്കു കഴിവുള്ളേടത്തെല്ലാം മജിസ്ട്രേട്ട്കോട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ കക്ഷികൾക്കു വലുതായ അസൌകര്യവും സങ്കടവും നേരിടുന്നുണ്ടു. ഒരു അന്യായം എത്രതന്നെ ശരിയായകാരണത്തിന്മേൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ യാതൊരു തഹശീൽദാർ മാജിസ്ട്രേട്ടും പാദവർഷം അവസാനിക്കുന്നതായ മാസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കയില്ലാ എന്നുള്ളതു സർവബോധ്യമായ ഒരു രഹസ്യംആകുന്നു. ജുഡിഷ്യൽ ജോലിക്കും റെവന്യൂ ജോലിക്കും പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഏർപ്പാട് നന്നായി നടന്നുവരുന്നു എന്നും ൟ ഏർപ്പാടിനെ മറ്റുസ്ഥലങ്ങൾക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതു ജനങ്ങൾക്കു വലിയ ഒരു ഉപകാരം ആയിരിക്കുംഎന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. റെവന്യൂസംബന്ധിച്ച ജോലികൾ മതിയായേടത്തോളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടു താലൂക്കുകളെ ഒന്നായി ചേർക്കാംഎന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ—അങ്ങനെ ചെയ്കയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാടുകളിൽ അധികമായ പുനസ്സംഘടനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

മെംബർ—പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യംതന്നെയാകുന്നു.

ദിവാൻ—ൟ വിധം പുനസ്സംഘടനം അടിയന്തരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

മെംബർ—ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി അടുത്തുള്ള വാങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന റെവന്യൂഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ട്മാരുടേയും ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻ—തഹശീൽദാരന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നു മാത്രംഅല്ലാതെ ഡിവിഷൻപേഷ്കാരുടെ പക്കൽനിന്നുംകൂടി മാജിസ്ട്രേട്ട് അധികാരങ്ങളെ എടുത്തുകളയണം എന്നുനിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവോ?

മെംബർ—പ്രത്യേകം ഡിസ്ട്രിക്ട്മാജിസ്ട്രേട്ടുമാരും പ്രത്യേകം ദിവാൻപേഷ്കാർമാരും വേണം എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. താഴ്ന്നതരം മാജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെ പക്കൽനിന്നും റെവന്യൂഅധികാരങ്ങളെ എടുക്കേണ്ടതിനു കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു.

൨ാം ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു ഏതേതു താലൂക്കുകളിൽ ആണെന്നു ദിവാൻ ചോദിച്ചതിനു മറുപടിയായി കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര ൟ താലൂക്കുകളിൽ ആകുന്നു എന്നു മെംബർ പറഞ്ഞു.

വിഷയങ്ങൾ

മെംബർ.—ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടുമാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന കാലത്തു കക്ഷികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നതിനാലുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു ഡിവിഷൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട്ടുമാർക്കു അധികാരം കൊടുക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ദേവസ്വം വക ജോലികളെ തഹശീൽദാർമാരിൽ നിന്നു എടുക്കുന്നതായാൽ ഈ വിധം ദോഷങ്ങൾക്കു വലുതായ കുറവുവരാൻ ഇടയുണ്ടു.

ദിവാന്റെ മറുപടി— ഞാൻ കണക്കുകൾ വരുത്തി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുചെയ്യാം എന്നു നോക്കാം.

൧൭ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ക്രിമിനൽ ഭരണത്തിനുള്ള വൈകല്യങ്ങളും അതിനെ നിവാരണ ഉപായങ്ങളും.

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരക്കുറുപ്പു ഇരവിക്കുറുപ്പു (ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കു മെംബർ) കഴിഞ്ഞ രണ്ടുകൊല്ലങ്ങളായി [illegible] ഷണം, പകൽ സമയത്തിൽ കവർച്ച ഈ വിധം കുറ്റങ്ങൾ എന്റെ താലൂക്കിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇവയിൽ പലതിനേയും പോലീസ്‌കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിമിനൽ നീതിഭരണത്തെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശേഷിക്കുറവുനിമിത്തം ആളിനും വസ്തുവിനും രക്ഷയില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിപട്ടണത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കു ഒരു ചന്തനടക്കുന്നുണ്ടു. ചന്തദിവസങ്ങളിൽ ക്രയവിക്രയത്തിനായി അവിടെ പോകാറുള്ള സാധുക്കളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ അവിടത്തെ ആക്രമികൾ പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു പണ്ടേയുള്ള ഒരു പരാതി ആകുന്നു. സ്ഥലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മഹമ്മദന്മാർക്കും തമ്മിൽ ഈയിടെ ഉണ്ടായ ലഹളയും ക്രിമിനൽ നീതിഭരണം ശരിയായി നടത്തപ്പെടുന്നില്ലാ എന്നുള്ളതിനു ഒരു ലക്ഷ്യം ആകുന്നു. ഈ അവസ്ഥകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി (൧) ഇപ്പോഴത്തെ മാജിസ്ട്രേട്ടിനു ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് അധികാരം കൊടുക്കണം എന്നും (൨) ഇപ്പോഴത്തേതിൽനിന്നു കൂടുതൽ പോലീസ്‌കാരെ നിയമിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ തഹശീൽദാർക്കു ഒന്നാം ക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട്ട് അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിനു നടപടിനടത്തിവരുന്നു.

൧൮ കായംകുളത്തു ഒരു ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട്കോടതിയും മുൻസിഫ്‌കോടതിയും സബ്‌ട്രഷറിയും സ്ഥാപിക്കണം.

മിസ്റ്റർ എ. കൃഷ്ണപിള്ള (കായംകുളം കച്ചവടസംഘംവക മെംബർ) കായംകുളം ഒരു പ്രധാനമായ കച്ചവടസ്ഥലം ആകുന്നു. അതു വളരെകാലമായി അക്രമികളും കവർച്ചക്കാരുംഉള്ള സ്ഥലംആണെന്നുള്ള കുപ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ചുറ്റുംഉള്ള താലൂക്കുകളായ കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു ജനങ്ങൾ കച്ചവടം മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദിവസംതോറും അവിടെ വരികയും സ്ഥലത്തെ അക്രമികളിൽനിന്നു അസംഖ്യം സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടു. അവിടെ ഒരു ഒന്നാംക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട്ട് ഇല്ലാത്തതുനിമിത്തം കവർച്ചക്കുറ്റംചെയ്തു അനേകം ആളുകൾ ശിക്ഷയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്ര ദൂരസ്ഥലമായ കൊല്ലത്തുചെന്നു അന്യായം കൊടുത്തു രക്ഷസമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കാൾ തങ്ങളുടെ വിധിക്കു കീഴടങ്ങുകയാകുന്നു നല്ലതുഎന്നു ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു. മറെറാരു വൈഷമ്യവും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടു. എന്തെന്നാൽ സ്ഥലം സബ് മാജിസ്ട്രേട്ട് സ്ഥലത്തെ പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡെണ്ട് ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു പട്ടണപരിഷ്കരണ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കേസുകളെ വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ പുറസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു അയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—മററുവല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും പ്രസിഡെണ്ടായി നിയമിക്കരുതോ? അവിടത്തെ സബ്‌രെജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടല്ലോ.

മെംബർ—വേറെവല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും പ്രസിഡെണ്ടാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം മേൽപറഞ്ഞ അക്രമികളിൽനിന്നും അപായം നേരിടും എന്നു ഭയാക്രാന്തനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു അവിടത്തെ പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിറ്റി പ്രസിഡെണ്ട് ഒരു മാജിസ്ട്രേട്ടായിതന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ഈ സ്ഥിതിക്കു ഇപ്പോഴത്തെ സബ് മാജിസ്ട്രേട്ടിനു പുറമെ കായംകുളത്തേക്കു ഒരു ഒന്നാംക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട് നിയമിക്കണമെന്നും ഈ ഒന്നാംക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട്ടിനു കാർത്തികപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര ഈ താലൂക്കുകളിൽ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൃഷ്ണപുരം കോട്ടിൽനിന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലേക്കു പണംകൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ നേരിടുന്ന അപകടത്തെയും ഒരു തടി ഡെപ്പോ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആലോചനയേയും ഗണിച്ചതിൽ കായംകുളത്തു ഒരു സബ് ട്രെഷറി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു എന്നും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് സൈന്യത്തെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതും അവിടെ ഒരു മുൻസിഫ്കോട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും കൂടി ആവശ്യം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കായംകുളത്തു കൂടുതൽ പൊലീസ്കാരെ നിയമിക്കയും ആ പട്ടണത്തിലേക്കു ഒരു പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരെ നിയമിക്കയും ഓച്ചിറയിൽ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

മിസ്റ്റർ ഇ. എൻ. കേശവപിള്ള ബി. എ. (കായംകുളം പട്ടണപരിഷ്കാരക്കമ്മിട്ടി മെംബർ) കായംകുളം മാജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ അധികാരാതിർത്തി ഒരു താലൂക്കിനോളം വിസ്താരം ഉള്ളതാകുന്നു. പല കുററങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അക്രമികളുടെ ഇരിപ്പിടവും ആയ കായംകുളം ഓച്ചിറ എന്നീരണ്ടു അങ്ങാടിസ്ഥലങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ൧൫ പൊലീസ്കാർ ഉണ്ടു. ഇത്രയും എണ്ണം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജനങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ട രക്ഷക്കു തീരെ മതിയാകുന്നില്ല. പല കുററങ്ങളിലും കുററക്കാരെ കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല; മതിയായ എണ്ണം പൊലീസ്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനേകം കുററക്കാർ ശിക്ഷയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി (൧) കാൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൨൫ ആയും ഹെഡ്കാൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൩ ആയും കൂട്ടുകയും (൨) കായംകുളത്തു പ്രത്യേകമായി ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരെ നിയമിക്കയും (൩) ഓച്ചിറയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മാരാരിക്കുളത്തു ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തണം.

മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമിക്കേൽ വീനാംസി (ചേർത്തല താലൂക്കു മെംബർ) മാരാരിക്കുളത്തിലെ പൊലീസ് ഭരണം ഇപ്പോൾ ചേർത്തല പൊലീസ്സ്റ്റേഷനാൽ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നു. മാരാരിക്കുളം ചേർത്തലയിൽനിന്നു ൭ മയിലോളം അകലെയാകുന്നു. നടക്കു യാതൊരു റോഡും ഇല്ലാതാനും. ചേർത്തലക്കുള്ള വഴി വൃക്ഷങ്ങളാലും മണൽ പ്രദേശങ്ങളാലും തടയപ്പെട്ടും സർപ്പങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തോടുകൂടിയതായും ഇരിക്കുന്നു. ഇതു യാത്രക്കാരെ വലിയ അസൌകര്യത്തിനു ഇടയാക്കുന്നു. ഇതു ഹേതുവായി കേസുകൾ ശരിയായ സമയത്തിൽ പൊലീസിൽ അന്വേഷണത്തിനായി ചെന്നുചേരാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പല കുററങ്ങളും പൊലീസിന്റെ അറിവിൽ പെടാതെപോയിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ മാരാരിക്കുളത്തു ഒരു പൊലീസ്സ്റ്റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു.

കോതനല്ലൂർ പകുതിയിൽ മണക്കാവിളയിൽ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തണം.

മിസ്റ്റർ ടി. കുമാരപിള്ള (കൽക്കുളം താലൂക്കു മെംബർ) കഴിഞ്ഞ മൂന്നുകൊല്ലംകാലമായി മോഷണം, വിശേഷിച്ചും കന്നുകാലി മോഷണം, വർദ്ധിച്ചു വരികകൊണ്ടു മണക്കാവിളയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. തോലിനു വില കൂടിയതു കന്നുകാലികളെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നതിനു ഒരു പ്രേരണയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേഷൻ വളരെ അകലെയായതുകൊണ്ടു ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ ആ സ്ഥലത്തെ നിവാസികൾക്കു വലിയ സഹായം ആയിരിക്കും.

ദിവാന്റെ മറുപടി—കൂടുതൽ പൊലീസ്കാർ വേണം എന്നുള്ള അപേക്ഷകളെപ്പററി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

൩൦ (സിവിൽ) ജുഡിഷ്യൽഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു.

(ന) സിവിൽ നീതിഭരണം.

മിസ്റ്റർ പരശുരാമയ്യർ നാരായണയ്യർ (കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കു മെംബർ) റെവന്യൂസംബന്ധമായ ഏകമാനവിഭാഗം പകർപ്പിയാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞ ഉണ്ടായിരിക്കെ റെവന്യൂറെ കരകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറികളുടെ വകയും ഇപ്പോൾ ഈടാക്കിവരുന്നതുപോലെ മുഴുവൻ പ്രാസസ്ഫീ ഈടാക്കുന്നനടപ്പു തെററാകുന്നു; എന്നു തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ വാറണ്ടുകൾ ശരിയായസമയത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ താമസംനിമിത്തം വിധിനടത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിഫലങ്ങൾ ആക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു അപേക്ഷകിട്ടിയാൽ ഉടൻതന്നെ രണ്ടു രൂപാ വിശേഷാൽ ഫീ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു വാറണ്ടുകൾ അയക്കുന്നതിനു കോട്ടുകളോടു ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മറെറാരു സംഗതി ജപ്തിചെയ്തു വസ്തുക്കളെ വില്പിക്കുന്നവകയും വില്പക സർട്ടിഫിക്കെട് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടു അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കക്ഷികളുടെപക്കൽനിന്നു ആവശ്യമുള്ള ഫീസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു സബ്‌റെജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽനിന്നും സർട്ടിഫിക്കെട്ടുകൾ കോട്ടുകൾനേരിട്ടു വരുത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതുസാദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെസംബന്ധിച്ച പലേഇടപാടുകളെ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കിഅറിയുന്നതിലേക്കായി അവയുടെ വകയും ഒരു രെജിസ്റ്റർ സബ്‌രെജിസ്ട്രാർ ആഫീസുകളിൽ വച്ചിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ — മെംബർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെഉള്ള ഒരു പുസ്തകം വയ്ക്കുന്നതിനു ആലോചിച്ചുവരുന്നു.

മെംബർ തുടർന്നു വീണ്ടുംപറഞ്ഞു.—കോട്ടുകളിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്നു ഒഴിവുകിട്ടണം എന്നു സ്ത്രീകളായസാക്ഷികൾ അവകാശപ്പെടുന്നതായാൽ കമ്മിഷൻഅയച്ചു വിസ്തരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു ആ സ്ത്രീ വഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സ്ത്രീയായസാക്ഷിക്കു അസൌകര്യം നേരിടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിൽ അവളെ സാക്ഷിയാക്കി വിളിക്കുന്നകക്ഷി ആ ചിലവു വഹിക്കുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കണ്ടുകൃഷി വസ്തുക്കളെസംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരപ്പെട്ടവർക്കു അനുവാദം ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത മുദ്രപത്രങ്ങളുടെ വില തിരിയെ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പത്തുരൂപാവരെയുള്ള വിലക്കു ഒട്ടുമുദ്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു കക്ഷികൾക്കു വളരെ സൌകര്യം ഉള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ആ വിധി ഒട്ടുമുദ്രകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം ആകുന്നു. കൃഷ്ണപുരം മുൻസഫ് കോർട്ടിനെ കായംകുളത്തു മാററി സ്ഥാപിക്കുന്നതായാൽ സമീപസ്ഥന്മാരായ ജനങ്ങൾക്കു വലുതായസൌകര്യം ജനിക്കും. മുൻസിഫ്മാരുടെ സ്മാൾകാസ് അധികാരത്തെ ൫൦ രൂപായായിട്ടു കുറക്കുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളസംഗതികളിൽ മുൻസിഫ്തീർച്ചയിന്മേൽ അപ്പീൽ അനുവദിക്കയൊ ചെയ്യണംഎന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—(ഒടുവിലത്തെ അപേക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചു) ആപ്രകാരം അനുവദിക്കാൻ ഇടയില്ല.

൩൧. ൧൦൯൭-ാമാണ്ടത്തെ ൧൭-ാം നംബർ സിവിൽ സർക്കുലറിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി പട്ടയങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു അന്യായ ഫീസ് ൫൦൦ പണം ആണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുത്തുന്നതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു.

മിസ്റ്റർ എൻ. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള (മാവേലിക്കര താലൂക്കുമെംബർ) പട്ടാ റെദ്ദുചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവഹാരത്തിനു ഫീസ് വസ്തുവിന്റെ വില അനുസരിച്ചു ഇപ്പോൾ വസൂലാക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. കീഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു തെററായപേരിൽ പട്ടാ കൊടുത്തതായ ഒരു ചെറിയ തെററുനിമിത്തം പട്ടാ റെദ്ദുചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ഒരു വലിയതുക വ്യയം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ്കോർട്ഫീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചു വസ്തുവിനുള്ള ഉടമസ്ഥതയെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ അതിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന വല്ലഉപശാന്തികളും കൂടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നുവരികിൽ ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷൻ ഫീ ൧൦ രൂപായാകുന്നു. ഈ മാതിരി

വിഷയങ്ങൾ

കൊടുക്കുന്ന ഭൂസ്ഥിതികളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പേരുവിവരം കാണിക്കുന്ന രെജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വല്ലതും ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനൊ റദ്ദാക്കുന്നതിനൊ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ" ൧൦ രൂപാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷൻഫീകൾക്കുണ്ടാകുന്നു കോർട്ട്ഫീസ് റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതായ ബില്ലിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒരുകൊല്ലത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതൊ അല്ലയോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. പട്ടാ റദ്ദാക്കുന്ന വ്യവഹാരത്തിനു ൧൨ കൊല്ലം കാലഹരണം ഉണ്ടെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അനേകം പട്ടാക്കൾ ഇനിയും റദ്ദാക്കേണ്ടതായി കിടക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ ഒരുകൊല്ലത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ ഉള്ളപോലെ ഉടമസ്ഥതയെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു ൧൦ രൂപാഫീസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയം റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു ഒരു കണ്ട്രാക്ട ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചു ൧൨ കൊല്ലത്തിനകം വ്യവഹാരപ്പെടുത്തക്കതാക്കണമെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നിയമത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തിയതു ഈയിടെ മാത്രമാണു. അതിനെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതു സാദ്ധ്യമാണൊ എന്നു ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു.

൩൨. അസൽപ്രമാണത്തോടു ഒത്തിച്ചു അതിൻെറ പകൎപ്പിനെ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആ പകൎപ്പിനെ ഒത്തുനോക്കി സ്വീകരിക്കണം ഇടപാടുചെയ്യു കാലത്തു കക്ഷി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രമത്തിനു പലിശ വിധിത്തീയതി വരെകൊടുപ്പിക്കണം.

മിസ്റ്റർ കെ. എ. കൃഷ്ണപട്ടർ (കൊല്ലം കച്ചവടക്കാരുടെ മെംബർ) നാൾവഴി പേരേടുമുതലായ കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് ദിവസേന ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെ ചിലകേസ്സുകൾക്കായി ചില കോർട്ടുകളിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ കോർട്ടിൽനിന്നു മടക്കി കിട്ടുന്നതിനു താമസം നേരിടുന്നതുകൊണ്ടു കച്ചവടക്കാർക്കു വലിയ അസൌകൎയ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ താത്പൎയ്യമുള്ള കക്ഷികളുടെ പ്രേരണമൂലം റിക്കാൎഡുകൾ തിരുത്തപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല കണക്കിനെ ആധാരപ്പെടുത്തി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവയായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ചിലതു കാലഹരണപ്പെട്ടവയായും തീരുന്നു. ഈ ദുൎഘടങ്ങളെ മാററുന്നതിനായി കണക്കുപുസ്തകങ്ങളെ ഹാജരാക്കുന്ന കക്ഷികളൊ സാക്ഷികളൊ അവയുടെ പകൎപ്പുകൾകൂടി ഹാജരാക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കണം എന്നു പകൎപ്പിനെ അസലുമായി ഒത്തുനോക്കിയതിൻെറശേഷം കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ കക്ഷികൾക്കു ഉടൻ മടക്കികൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

ദിവാൻെറ മറുപടി—കക്ഷികൾതന്നെ പകൎപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സംഗതിയ്ക്കു ഹൈക്കോട് ആക്ഷേപം പറയുന്നു. പകൎപ്പുകൾ എല്ലാം കോട്ടിൽതന്നെ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോട് പറയുന്നു. കണക്കുപുസ്തകങ്ങളെ മാറരേഖകളിൽനിന്നു ഭിന്നമായി പെരുമാറണം എന്നാകുന്നു അപേക്ഷ. ഈ വിഷയത്തിൻെറ ഈ അവസ്ഥയെപററി ഹൈക്കോട്ടിലേക്കു എഴുതി അയക്കുന്നതാകുന്നു.

൩൩. വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടിൽ ഹാജരാകണമെന്നുള്ളതിൽ നിന്നു മഹമ്മദന്മാരെ ഒഴിക്കണം.

മിസ്റ്റർ. കൊച്ചുഹസ്സൻകുഞ്ഞു (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) മഹമ്മദന്മാർ വെള്ളിയാഴ്ചയെ പരിശുദ്ധദിവസമായി ആചരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു. അവർ വെള്ളിയാഴ്ചദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്നു ഒഴിവാകുന്നതിനു ഉത്തരവുകൾ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപററി കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ മാൎഗ്ഗത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

൩൯. തൊടുപുഴയിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട് സ്ഥാപിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിസ്ത്രേട്ട് മുൻസിഫിനെ നിയമിക്കയൊ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ടിൽ ഒന്നെങ്കിലും അനുവദിക്കാത്തപക്ഷം ഈ താലൂക്കിൻെറ സിവിൽമേലധികാരം മീനച്ചിലിൽനിന്ന മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ മൂവാററുപുഴക്ക മാററണം.

മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പ അയിപ്പാ(തൊടുപുഴ താലൂക്ക മെംബർ) ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക പട്ടികയയച്ചതിൽപിന്നീട തൊടുപുഴതാലൂക്കിലെ സിവിൽ അധികാരത്തെ മുൻപോലെ മൂവാററുപുഴയ്ക്ക വീണ്ടും അടുത്ത ഇടവം ൧൦൯൯ മാ.ൽ മാററുന്നതിന ഗവർൺമെണ്ട് ഉത്തരവുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കായി ഗവർൺമെണ്ടിൻെറനേക്ക ജനങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ആലുവായിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട്ട സ്ഥാപിക്കയും പറവൂരിൽനിന്ന ഡിസ്ത്രിക്ക് കോട്ടിനെ ആലുവായിൽ മാററിയിടുകയും ചെയ്യണം, എന്തെന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ആലുവാ ജനങ്ങൾക്ക അധികം സൌകര്യമുള്ള സ്ഥലമാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകാദർപിള്ള (ആലങ്ങാട്ടുതാലൂക്ക മെംബർ) അയൽസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക പറവൂരിൽചെന്നു കേസുകൾ നടത്തുന്നതിന വളരെ അസൌകര്യമായിരിക്കകൊണ്ടത്രകുന്നു ആലുവായിൽ മുൻസിഫ്കോട് വേണംഎന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതു. എന്നാൽഇപ്പോൾ ആലുവാ ഇടപ്പള്ളി, തൃക്കാക്കര, കോതകുളങ്ങര, ചെങ്ങമനാട ഈസ്ഥലങ്ങളിൽ മേലധികാരത്തോടുകൂടി പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന അനുവദിച്ചിരിക്കനിമിത്തം സംഗതികൾ കഷ്ടകരമായി തീന്നിരിക്കുന്നു, പെരുമ്പാവൂർ പറവൂരിനെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക അധികം ദൂരം ഉള്ളതും മഴകാലങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നതിന അധികം പ്രയാസമുള്ളതും ആയിരിക്കുന്നു. ആലുവായ്ക്ക പുകവണ്ടിവഴി എളുപ്പത്തിൽഎത്താം. അതുകൊണ്ട ആലുവായിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട്സ്ഥാപിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടത്തിന വളരെ കുറവുണ്ടാകും.
(൧) ആലങ്ങാട, കുന്നത്തനാട, മൂവാററുപുഴ, തൊടുപുഴ, വൈക്കം എന്നീ താലൂക്കകൾക്ക ആലുവാ മദ്ധ്യകരസ്ഥലമാകകൊണ്ടും (൨) ഒരു കോട് ആദ്യം ആലുവായിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ടും ഈ രണ്ട കാരണങ്ങളിന്മേൽ ഡിസ്ത്രിക്ക്കോടിനെ ആലുവായ്ക്ക മാററണമെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഏററുമാനൂരിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട് സ്ഥാപിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മജിസ്ത്രേട്ടിനു മുൻസിഫിൻെറ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കയൊ ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരൻപിള്ള (ഏററുമാനൂർ താലൂക്കമെംബർ) ആദ്യമായി ഏററുമാനൂരിൽ ഒരു മുൻസിഫ്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ൧൦൩൯-മാണ്ട കോട്ടയത്തേക്ക മാററി. ൧൦൬൩-മാണ്ടുവരെ അതിനെ ഏററുമാനൂർ കോട് എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. പിന്നീട ജോലി അധികമായപ്പോൾ ഈ കോട് പ്രിൻസിപ്പൽമുൻസിഫ്കോട്ടായി. ഒരു അഡിഷണൽ മുൻസിഫകോട്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ജോലികൂടിയതു ഏററുമാനൂരിലും അതിൻെറ സമീപസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻെറ കൂടുതലിൽ നിന്നു ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട അഡിഷണൽ മുൻസിഫകോട്ടിനെ ഏററുമാനൂർക്ക മാററിസ്ഥാപിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ ഏററുമാനൂരിൽ ഒരു മാജിസ്ത്രേട്ട് മുൻസിഫിനെനിയമിക്കുകയൊ ചെയ്യണംഎന്നു ഞാൻഅപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചങ്ങനാശേരിയിൽ ഒരു മുൻസിഫ് കോട്ട സ്ഥാപിക്കണം, തിരുവല്ലായിലുള്ള അഡിഷനൽ മുൻസിഫ് കോട്ടിനെ ചങ്ങനാശേരിയിൽമാററി സ്ഥാപിക്കണം.

മിസ്റ്റർ ഉതുപ്പൻ തോമാ (ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കമെംബർ) തിരുവല്ലാ പ്രിൻസിപ്പാൾ കോട്ടിൻെറയും അഡിഷണൽ കോട്ടിൻെറയും അധികാരാതിർത്തിയിൽഇരുന്ന ഏതാനും പകുതികളെ ഇയ്യിടെ ഉണ്ടായ ജുഡിഷ്യൽപരിഷ്കാരത്തിൽ കോട്ടയത്തേക്കും ആലപ്പുഴക്കും മാററിയിരിക്കുന്നു. ചങ്ങനാശേരി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലംആകുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ പകുതികൾ ഇതിനടുത്തു കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട ഈ പകുതികളിന്മേലും തിരുവല്ലാ താലൂക്കിലെ വടക്കൻ പകുതികളിന്മേലും അധികാരത്തോടുകൂടി തിരുവല്ലായിലെ അഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിനെ ചങ്ങനാശേരിക്ക മാററിസ്ഥാപിക്കുന്നതായാൽ അതു മേല്പറഞ്ഞസ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക വളരെ സഹായമായിരിക്കും.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴയിൽ മുൻസിഫ് കോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതു.

മിസ്റ്റർ എസ്. പരമേശ്വരമേനോൻ (അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കുമെമ്പർ) അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഒരു മുൻസിഫ്കോട്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ താലൂക്കിലെ രണ്ടു മുൻസിഫ്കോട്ടുകളും ഇതിലെ അത്യന്തം വടക്കെഭാഗമായ ആലപ്പുഴയിൽ ഇരിക്കുന്നു. താലൂക്കിലെ വടക്കെഅറ്റം അമ്പലപ്പുഴയിൽനിന്നും ൧൭ മയിലും കിഴക്കെഅറ്റം ൧൪ മയിലും ദൂരം ആകുന്നു. ആലപ്പുഴയിലുള്ള അഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിനെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതായാൽ ഇതു ആറുപകുതികളിലെ ജനങ്ങൾക്കു വലിയ ഗുണമായിരിക്കും.

ദിവാന്റെ മറുപടി -- നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നെടുമങ്ങാട്ടു ഒരു മുൻസിഫ്കോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതു.

മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ (നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കുമെമ്പർ) ൧൦൭൦-മാണ്ടിൽ പെരപ്പങ്കോട്ടു ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നെടുമങ്ങാട്ടിൽ ഒരു പുതിയ കോട്ട് വേണമെന്നു ജനങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കാര്യം അധികം കഷ്ടമായിത്തീർന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ താലൂക്കിനെ ചിറയൻകീഴ്മുൻസിഫ്കോട്ടിനും നെയ്യാറ്റിൻകര മുൻസിഫ് കോട്ടിനും ആയി വിഭജിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തിൽനിന്നു ൭ മയിൽമാത്രം ദൂരമുള്ള കരകളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു അവരുടെ കേസ് നടത്തുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകൂടി ആറ്റങ്ങലിലേക്കു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു നിശ്ചയമായും കഷ്ടം ആകുന്നു. നെടുമങ്ങാട്ട്, കരകുളം, ആനാട്ട് ഈ പ്രവൃത്തികളെ എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ്കോട്ടിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയുമല്ല ഈ ഡിവിഷണിലെ മററു മൂന്നു താലൂക്കുകളിൽ ഓരോന്നിലും രണ്ടു കോട്ടുകൾ വീതം ഉണ്ടായിരിക്കെ നെടുമങ്ങാട്ടു ജനങ്ങൾക്കു അവരുടെ കേസ് നടത്തുന്നതിനായി അവരുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുഴുവനും ചുറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൊൻമുടിയിലുള്ള ആളുകൾക്കു കേസുകൾ നടത്തുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തൊ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലൊ ചിറയങ്കീഴിലൊ എവിടെപോകുന്നതായാലും മുപ്പത്താറുമയിൽദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു നെടുമങ്ങാട്ടു ഒരു മുൻസിഫ്കോട്ട് സ്ഥാപിക്കയൊ ഇവിടത്തെ മാജിസ്ട്രേട്ടിനെ മുൻസിഫ് അധികാരം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

(൭.) രെജിസ്ട്രേഷൻ.

൩൮. പുതിയ രെജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷനിലെ പണസംബന്ധമായ വകുപ്പുകളിൽ ചിലതുനിമിത്തം ജനങ്ങളിൽ മധ്യനിലയിലുള്ളവർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും തട്ടുന്ന ക്രൂരതലായ ഞെരുക്കത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെ യോഗ്യമായി വീണ്ടും ആലോചിക്കണം.

മിസ്റ്റർ കെ. കെ. കുരുവിള. (ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) പുതിയ രെജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കൂടുതലായി ചെലവു പിഴകൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ രണ്ടു എണ്ണത്തെ കുറിച്ചു മാത്രമെ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു. ഇവയിൽ ഒന്നു സാധുജനങ്ങൾക്കു വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു അതിനെ ഭേദപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. ഒരേ ആധാരത്തിൽ രണ്ടൊ അധികമൊ സംഗതികളെ വിവരിച്ചിരിക്കയും അവയെ പ്രത്യേകം ഇടപാടുകളായി ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ പ്രത്യേകം വിവരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം തന്നെ ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളെ തെറ്റിവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇടയാകും. ഇനി ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറെറാരു ഭേദഗതി ൫൦൦ രൂപാ വരെ വിലയുള്ള ആധാരങ്ങൾക്കു രണ്ടുരൂപാ ചുമത്തുന്ന പഴയ ചട്ടങ്ങളെ മേലും നടത്തിക്കയും ൫൦൦ രൂപാ മുതൽ ൧൦൦൦ രൂപാ വരെ ഉള്ള ആധാരങ്ങൾക്കു ൩ രൂപാ ഫീ ചുമത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ഇപ്പഴത്തെരീതി അ ഴിമതികൾക്കു ഇടയാ കും എന്നുള്ളതുകൊ ണ്ടു രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാ നായി അസലിനോ ടൊന്നിച്ച ആധാരപ്പ കൎപ്പുകളും ഹാജരാക്കു ന്ന പഴയ നടപ്പിനെ വീണ്ടും ഏൎപ്പെടുത്ത ണം.

മിസ്റ്റർ. കൃഷ്ണൻ മാധവൻ (കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കു മെമ്പർ) (൧) ഗുമസ്തന്മാർ ആധാരങ്ങൾക്കു പകൎപ്പ് എഴുതുന്നതായാൽ അതു വ്യാജം നടത്താനും സംബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കു ദോഷം വരാനും ഇടയുണ്ടു.

(൨) ബ്രിട്ടീഷിലെ കടികളുടേയും തിരുവിതാംകോട്ടിലെ കടികളുടേയും സ്ഥിതികൾ അധികം ഭേദപ്പെട്ടതാകകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല.

(൩) ഇതുനിമിത്തം കച്ചേരിജോലി അമിതമായി വൎദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം ആധാരങ്ങൾ മാത്രമെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി ഒരു ദിവസത്തിൽ സ്വീകരിക്കയും അതേ ദിവസത്തിൽ കക്ഷികൾക്കു മടക്കി കൊടുക്കയും സാധിക്കയുള്ളു.

(൪) കക്ഷികളുടെ ഒപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നയാതൊരു രേഖയും ഗവൎമ്മേണ്ടിന്റെ വശം ഇല്ലാ.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു അസൽ ആധാരത്തോടൊന്നിച്ച പകൎപ്പുകളും ഹാജരാക്കുന്ന പഴയനടപ്പിനെ വീണ്ടും നടപ്പാക്കണംഎന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ആധാരം എഴുത്തുകാർ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണു. യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ മാത്രമെ ആധാരം എഴുതാൻ അനുവദിക്കാവൂ. ആധാരങ്ങളിൽ തിരുത്തൽവരാതെ കഴിയുന്നതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും തുക, കാലം മുതലായ ഇനങ്ങൾ തിരുത്തൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ആധാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്നു സൎക്കുലർ അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

രെജിസ്ട്രേഷൻഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുനിമിത്തം ജനങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തന്നിവാരണോപായങ്ങളും.

മിസ്റ്റർ ദേവൻ ഗോവിന്ദൻ (കൊല്ലം താലൂക്കു മെമ്പർ) രെജിസ്റ്റർ ആകുന്ന ആധാരങ്ങളിൽ മിക്കവയും ൩൫൦ രൂപായ്ക്കു താഴെ ഉള്ളവയാകകൊണ്ടു പുതിയ രെജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾസാധുജനങ്ങൾക്കു വലുതായ കഷ്ടത്തിനു ഇടയുണ്ടാക്കുന്നു. ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ടിലെ മുതലെടുപ്പു ൧൦൭൦–൧൦൭൫ വരെ സ്ഥിരമായി കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല.

ചെറുപ്പക്കാറായ ചില ഗ്രാഡ്വേറ്റ് സബ് രജിസ്ട്രാർമാർ മൎയ്യാദകേടായി പ്രവൎത്തിക്കയും കാൎയ്യാദികളിൽ ഉദ്ദാമമായി പ്രവൎത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു. ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെകഥയാകട്ടെ അവരൊ ദ്രോഹക്കൂട്ടരാകുന്നു. രെജിസ്റ്റർകച്ചേരിക്കുകാൎയ്യമായിട്ടുപോകുന്നതറിവില്ലാത്തപാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കു ഇവർ വലിയ ഉപദ്രവവും നഷ്ടവും നേരിടിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു പരിഹാരമായി (൧) രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്നിമിത്തം സാധുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭാരത്തെ കുറക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിനെ ഭേദപ്പെടുത്തണമെന്നും

(൨) ഹാജരാക്കുന്ന ആധാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ ൧൫ ദിവസങ്ങൾക്കകം മടക്കികൊടുക്കാംഎന്നും

(൩) പകൎപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ സിവിൽ കോട്ടിൽ എന്നപോലെ പകൽ ൧൦ മണിമുതൽ ൨ മണിവരെസ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും

(൪) ൧൨ കൊല്ലം കാലത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എഴുതികൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആധാരങ്ങളുടേയും വകയ്ക്കും വിവരമായ അറിവുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സട്ടിഫിക്കെട്ട് രണ്ടു രൂപാ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ഏൎപ്പാടുചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും

വിഷയങ്ങൾ

(൬) ആധാരം എഴുത്തുകാർ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ തടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടു ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൩൭. പള്ളിപ്പുറം പകുതിയിലെ രെജിസ്ട്രേഷൻ അധികാരത്തെ തിരികെ വൈക്കത്തേക്കു മാറ്റണം.

മിസ്റ്റർ. പി. സി. കൃഷ്ണപിള്ള (വൈക്കം താലൂക്കു മെംബർ) പള്ളിപ്പുറം പകുതി ൧൦൭൫-മാണ്ടുവരെ വൈക്കം സബ്‌രെജിസ്ട്രാരുടെ അധികാരത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ അരൂക്കുറ്റി സബ്‌രെജിസ്ട്രാരുടെ അധികാരത്തിലേക്കു മാറ്റി. പള്ളിപ്പുറത്തുനിന്നു വൈക്കത്തേക്കു ൪ മൈൽ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അരൂക്കുറ്റി ൧൨ മയിൽ അകലെ ആകുന്നു. ഈ പകുതി മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ വൈക്കം സബ്‌രെജിസ്ട്രാരുടെ അധീനത്തിൽ ആക്കിയാൽ ഇതിലെ ജനങ്ങൾക്കു വലുതായ സൌകര്യം ഉണ്ടാകും.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

IV. ധനോൽപത്തിയും വിഭജനവും

(എ) കൃഷി

൩൮. പുരയിടങ്ങളും നിലങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പ്രയാസങ്ങളും അസൌകര്യങ്ങളും ഉള്ളതാകകൊണ്ടു അതിനെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

മിസ്റ്റർ എൻ. പത്മനാഭക്കൈമ്മൾ. (ചേർത്തല താലൂക്കു മെംബർ) കടലിൽനിന്നും നിലങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള കായലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം പലപ്പോഴും കേറി വിളവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ചേർത്തല താലൂക്കിൽ നിലങ്ങളെ കൃഷിചെയ്യുന്നതു പ്രയാസം ആയിരിക്കുന്നു. വർഷകാലത്തിൽ ജലപ്രവാഹത്തെ വെളിയിൽ കളയാൻ അഴിമുഖത്തെ തുറന്നല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഹേതുവായി കൃഷിനടത്താൻ പാടില്ലാതെയായിത്തീരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കു ശരിയായ കാലങ്ങളിൽ അഴിമുഖത്തെ തുറക്കയും അടയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നതിനായി വലിയ തുകചിലവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകളിൽ നിന്നു വെള്ളത്തെ കായലിലേക്കു വയലുകളുടെ മദ്ധ്യേകൂടി മതതോടു വെട്ടുകയും ഉപ്പുവെള്ളം കടക്കാതെ തടുക്കുന്നതിനായി മതിൽ അണകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ കൃഷിക്കാർക്കു അഴിമുഖത്തെ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം നേരിടാതെതന്നെ കൃഷിനടത്താൻ കഴിവുള്ളതായിത്തീരും. പുറമ്പോക്കുകളായിക്കിടക്കുന്ന പഴയ ചാലുകളേയും തോടുകളേയും വിസ്തീർണ്ണമാക്കയും കൃഷിക്കാർക്കു ഉപയുക്തങ്ങളാക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി മണൽപ്രദേശമായതുകൊണ്ടും വളം ഇടേണ്ടതു ആവശ്യമാകകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു ഒരു വളം ഡിപ്പോ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നും ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൩൯. ആലുവായാറ്റിൽ ഒരു മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം സ്ഥാപിക്കണം. കന്നുകാലിമേച്ചിലിനു വിസ്താരമായ സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടണം. കുന്നത്തുനാട്, ആലങ്ങാട്ട്, പറവൂർ ഈ താലൂക്കുകളിലെ കൃഷിയുടേയും കന്നുകാലികളുടെ സ്ഥിതിയുടേയും അഭിവൃദ്ധിയെ പരിപാലിക്കാനായി ആലുവായിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കയും ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകാദിർ പിള്ള (ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കു മെംബർ) ആലങ്ങാട്ടിലെ കൃഷിക്കാർ കൃഷിവിഷയത്തിൽ പിന്നോക്ക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. കൃഷിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ സമ്പ്രദായങ്ങളും പരിഷ്കൃതമായ യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള കൃഷിയെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ആലുവായാറ്റിന്റെ കരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൃഷിചെയ്തുകാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന തോട്ടം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ പല ഇനങ്ങളിലുള്ള നെല്ലു കരിമ്പു ചോളം മുതലായ വിളവുകളെ കൃഷിചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനു തോട്ടങ്ങൾ പരീക്ഷാർത്ഥം സൌകര്യമായ വിധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതും കൃഷിക്കാർക്കു കൃഷിപ്രവൃത്തി ചെയ്തുകാണിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ നല്കാവുന്നതും ആകുന്നു. കൃഷിക്കു സഹായമായി വെള്ളം ഇല്ലാതെ കൃഷിമുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കു കിണറുകളും കുളങ്ങളും കുഴിക്കയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള തോടുകളെ അററകുററം തീർക്കയും വിളവുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനായി കഴിവുള്ളേടങ്ങളിൽ എല്ലാം അണകൾ കെട്ടിക്കയും കൃഷിക്കാർക്കു വളങ്ങൾ സംഭരിച്ചുകൊടുക്കാനായി ഒരു വളം ഡിപ്പോ ഏർപ്പെടു

ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കന്നുകാലികളുടെ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയേയും അവയ്ക്കു തീററയില്ലായ്മയേയും പററി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർക്കു കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നമാർഗ്ഗം അറിഞ്ഞുകൂടാ. നല്ല കന്നുകാലികൾ കൃഷിക്കു പ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകകൊണ്ടു മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുവയ്ക്കുകയും താലൂക്കിലെ കന്നുകാലികളെ നന്നാക്കുന്നതിലേക്കായി ആലങ്ങാടുപറവൂർ ഈ താലൂക്കുകളിൽ ഒരു വെട്ടെറിനറി ഇൻസ്പെക്ടരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ആലുവായിൽ ആണ്ടുതോറും കൃഷിപ്രദർശനങ്ങളും കന്നുകാലിപ്രദർശനങ്ങളും കൂടി നടത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൩൪. നാഞ്ചിനാട്ടിലേക്കു ഒരു കൃഷി ഡെമാൺസ്ട്രേഷൻ തോട്ടം അടിയന്തരത്തിൽ ആവശ്യം ആകുന്നു.

മിസ്റ്റർ എൻ. ആറുമുഖപ്പെരുമാൾപിള്ള (അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കു മെംബർ) നാഞ്ചിനാട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ പുരാതനങ്ങളും അഹിതങ്ങളും ആകുന്നു. ആവിക്കലപ്പ മുതലായ ശാസ്ത്രാനുസാരമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ അവർക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു പറയത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ അവർ പരിഷ്കൃത കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങളെ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലിക്കാൻശക്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു. പ്രാരംഭമായ പ്രവൃത്തി അവർ തന്നെ ചെയ്യുംഎന്നു തീരെ വിചാരിക്കാൻ ഇടയില്ല. കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ പരിഷ്കൃതരീതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി നാഗരുകോവിലിലും വടശ്ശേരിയിലും ഭൂതപ്പാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ താഴക്കുടിയിലും ഡിമാൺസ്ട്രേഷൻ ഫാറങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു മാത്രമേ സാദ്ധ്യമായ നടപടിയായിരിക്കയുള്ളൂ എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു. കൃഷി പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ചും കൃഷിസംബന്ധിച്ചും ഉള്ള പ്രദർശനങ്ങളും അവയോടു ചേർന്നു കന്നുകാലി പ്രദർശനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നതും വലിയ ഉപകാരം ആയിരിക്കും. സ്കാളർഷിപ്പുകൾകൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലൊ പുറരാജ്യങ്ങളിലൊ ഉള്ള കൃഷിപാഠശാലകളിൽ കൃഷീവലന്മാരുടെ പുത്രന്മാരെ അയച്ചു പരിശീലിപ്പിക്കയാകുന്നു പ്രേരണക്കു മറെറാരു ഉപായം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കന്നുകാലികളുടെ വർഗ്ഗം ഏററവും മോശമായതുകൊണ്ടും അവയെ വളർത്തുകയും രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെപ്പററി കൃഷിക്കാർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വെട്ടെറിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിനെ കൂടുതൽ ഉപകാരമുള്ള നിലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. അധികമായി ഉൾനാട്ടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വകക്കായി വെട്ടെറിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവർ ഓരോ പകുതിയിലും ചെന്നു കന്നുകാലികളെ വളർത്തുകയും പാലിക്കയും ചെയ്യുന്നകാര്യത്തിലും അവയുടെ ഇടയിൽ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നതിനെ സഫലമായി തടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വേണ്ട പാഠങ്ങൾ കൃഷിക്കാരോടു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കണം. നമ്മുടെ മണ്ണിലെ വളം ദിവസം തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിതിക്കു നമുക്കുള്ള വളത്തെ കളയുന്നതു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു നയമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു വളം, എല്ലു, പിണ്ണാക്കു ഇവയെ കയററുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ തടുക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നും ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള—(അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കു മെംബർ)

(൩) നാഞ്ചിനാട്ടിൽ കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളും കൃഷി പാഠശാലകളും ഏർപ്പെടുത്തണം.

കൃഷിക്കായി കൂടുതൽ ചിലവു നേരിടുന്നതുകൊണ്ടു നാഞ്ചിനാട്ടിലെ കൃഷിക്കാർ വളരെ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ആദായംകിട്ടത്തക്കവണ്ണം കൃഷിഡയറെക്ടരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം

വിഷയങ്ങൾ

(൧) കന്നുകാലിമേച്ചിലിനു സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിക്കണം.

(൨) നാഞ്ചിനാട്ടിലുള്ള ഉപയോഗമില്ലാത്ത കുളങ്ങളെ അതതു വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി കന്നുകാലിമേച്ചിൽ സ്ഥലമായി ഒഴിച്ചു വെക്കണം.

പുരാതന കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങളെ ആദായകരമായ വിധത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. നാഞ്ചിനാട്ടിൽ പലവിധ ഭൂമികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു വിവിധങ്ങളായ കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ പല രീതികളിലും പ്രവൃത്തിസംബന്ധമായി പാഠങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവയായ കൃഷിസംബന്ധമായ തോട്ടങ്ങളും പാഠശാലകളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു കൃഷിക്കാർക്കു വലിയ ഒരു സഹായമായി തീരും. കൃഷിക്കാർക്കു കന്നുകാലികൾ അതി പ്രധാനമായ ആവശ്യം ആകകൊണ്ടു ശരിയായ പ്രദേശങ്ങളെ മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളായി വേർതിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ദിവാൻപേഷ്കാർ, കൃഷിഡൈറെക്ടർ, ഫാറെസ്റ്റാഫീസർ, എക്സൈസ് സർക്കിൾആഫീസർ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവരെ ഈ കാര്യത്തിലേക്കു വേണ്ടി ഒരു കമ്മിററിയായി നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കന്നുകാലിമേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളായി സൌകര്യമാകുംവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന അനേകം പഴയ കുളങ്ങൾ ആയ തറകൾ ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൨൦. കന്നുകാലിമേച്ചിലിനായി സർക്കാർ ഭൂമികളെ ഒഴിച്ചിടണം.

മിസ്റ്റർ പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ— (പത്തനാപുരം താലൂക്ക മെമ്പർ) പത്തനാപുരംതാലൂക്കിലെ നിലങ്ങൾ അധികവുംസമനിരപ്പില്ലാത്തവയാകുന്നു. ചിലേടത്തു ആണ്ടിൽ ഏതാനും കാലങ്ങളിൽ അവ പതമുള്ള ചളികൊണ്ടു മൂന്നൊനാലൊ അടി അടിക്കിഴത്തോളം മൂടപ്പെട്ടും മററ സമയങ്ങളിൽ ഉഴാൻ വളരെ പ്രയാസമായവിധത്തിൽ അവ ഉറപ്പുള്ളവയായും ഇരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഴുന്നതിനു വളരെ ബലമുള്ള കന്നുകാലികളെ മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഞങ്ങളുടെ കൃഷി കന്നുകാലികളെ മാത്രം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. ൫൦ ഏക്കറോളം നിലങ്ങൾ ഉള്ള വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു കൃഷി നടത്തിക്കാൻ ഏകദേശം ൧൦൦ ഉരു കന്നുകാലികൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്നതരത്തിലുള്ളകന്നുകാലികളെകൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്തതുനിമിത്തം ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളെ കൂടുതൽവിലക്കു വാങ്ങിച്ചു സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയെ തീററിക്കയും തൊഴുത്തിൽ പാർപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു താലൂക്കിൽ ഓരോ പകുതിയിലും സർക്കാർ മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൨൧. (൧) കോതയാറു കാലുകൾ തുറക്കുന്നതു മേടമാസം ൧൫-ം- അടയ്ക്കുന്നതു മകരം ൧൫-ം- ആയിരിക്കണം.

(൨) ദിവാൻപേഷ്കാർ പ്രസിഡെണ്ടായും, കൃഷി ഡൈറെക്ടരും, കൃഷിമരാമത്തു സബ്ഡിവിഷൻ ആഫീസരും, തഹശിൽദാരും, പ്രധാന കൃഷിക്കാരും മെമ്പർമാരായും ഒരു (ബോർഡ്) സഭ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വകക്കായി നിയമിക്കണം.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള—(അഗസ്തീശ്വരംതാലൂക്ക മെമ്പർ) കോതയാററുകാലുകളെ വൈകാശിമാസം ൧൫-ം- തുറന്നു വെള്ളം വിടുകയും തൈമാസം ൩൦-ം- അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാടു നാഞ്ചിനാട്ടിലെ കൃഷിക്കു തീരെ യോജിക്കാത്തതാകുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ൧൦൯൭-ാമാണ്ടിൽ ൩൦൦൦ ഏക്കറിൽ കൂടുതലായ നിലങ്ങൾക്കു ശരിയായ സമയത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടായ്കകൊണ്ടു അവയിൽനിന്നു വിളവു തീരെ കിട്ടിയില്ല. ഈ ഏർപ്പാടുനിമിത്തം കന്നികൃഷിക്കു താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. യഥാകാലം കൃഷിചെയ്യാത്തതുനിമിത്തം വിളവുതീരെ കുറവായി തീർന്നു. നാഞ്ചിനാട്ടിലേക്കു എടുത്തതായവിത്തു വാശിമുണ്ടാൻ ആകുന്നു. ഇതു രണ്ടുപൂ വിളയിക്കുന്നതിനു ൩൦൫ ദിവസം വേണം എന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതം ആകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാട്ടിൻപ്രകാരം ൯൦ ദിവസംകൊണ്ടു കൊയ്യാവുന്നതായ വിത്തിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ആദായകരമല്ലെന്നു അനുഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു.

ദിവാൻ—കാലുകൾ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു മുന്നുമുതൽ മൂന്നരമാസംവരെ കാലത്തേക്കു അററകുററം തീർക്കുന്നതിനായി കാലുകളെ അടച്ചിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ആകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കാലുകൾക്കു വലുതായ ദോഷംതട്ടും.

വിഷയങ്ങൾ

മെംബർ തുടൎന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—ആവശ്യപ്പെടുന്നകാലത്തു കുളങ്ങളിൽ നിന്നു വെള്ളം കിട്ടുന്നതിലും ദുർഘടങ്ങൾ നേരിടുന്നു. എന്തെന്നാൽ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനു ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു എഞ്ചിനീർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകാരെയാകുന്നു, രാത്രികാലത്തിൽ അവരെ കണ്ടു പറയാൻ പാടില്ലാ. കുളങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ജോലിയെ സ്ഥലത്തെ കുടിയാന്മാരെ ഏല്പിക്കണമെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇറിഗേഷൻ കമ്മിററിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതായാൽ ആകപ്പാടെ ആ കമ്മിട്ടി ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ നിർവഹിച്ചില്ല. ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കമ്മിട്ടി വകവെച്ചില്ല. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും, ഞാനും അവരിൽ ഒരുത്തനാണു, മേടമാസം ൧൦നു- കാലുകളെ തുറക്കേണ്ടതാണെന്നു ശിപാൎശ ചെയ്തിരുന്നു, കമ്മിട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകൎപ്പു എനിക്കു അയച്ചുതന്നിട്ടേ ഇല്ലാ എന്നുള്ള വിവരം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ദശയിൽ വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു ശ്രീമൂലം കളികൾ നോക്കുന്നതിനായി സഭായോഗം പിരിഞ്ഞു

നാലാം ദിവസം.

൧൯൨൨ ഫെബ്രുവരി ൨൩-
൧൦൯൭ കുംഭം ൧൧-

വിഷയങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൩- വ്യാഴാഴ്ച കാലത്തു ൧൧ മണിക്കു പ്രജാസഭായോഗം വീണ്ടും കൂടി. വിഷയങ്ങളുടെ പര്യാലോചന വീണ്ടും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള—(മുൻ ബോധിപ്പിച്ചതിനെ തുടൎന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു) ഇറിഗേഷൻ കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോൎട്ടിൽ ജനപ്രതിനിധികളായ മെംബർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അടങ്ങിട്ടില്ല; അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യം കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ല. ഇതിനാൽ അധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കു റിപ്പോൎട്ടിനെപ്പററി അറിവുകൊടുത്തിട്ടും ഇല്ലാ. കാലുകളെ തുറക്കേണ്ട തിയതി നിശ്ചയിച്ചതിൽ സംഗ്രഹസ്ഥലത്തുനിന്നു അഗസ്തീശ്വരത്തേയ്ക്കു വെള്ളം ചെന്നെത്തുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ള ൩൦ ദിവസംകാലത്തെ കണക്കിൽ കൂട്ടിയില്ല.

ദിവാൻ—എല്ലാ മെംബർമാരും ചേൎന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു റിപ്പോൎട്ടിനെപ്പററി കമ്മിററി യോജിച്ചില്ലാ. യോഗനടപടികളെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെയുള്ള പലെ മെംബർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രസിഡെണ്ടു ഒരു ലെട്ടരോടുകൂടി ഗവർൺമെണ്ടിനു അയക്കയും ആകുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു. മററു ചില ആളുകൾ ഒരു റിപ്പോൎട് അയച്ചു എന്നും അതു വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടിയിരുന്നില്ലാഎന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും അതിലുണ്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട്പ്രൊസീഡിംഗ്സിന്റെ ഒരു പ്രതി നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.

മെംബർ—പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാൎട്മെണ്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടുകൂടി ആലോചന നടത്തി രഹസ്യമായിട്ടാണു പ്രസ്തുത റിപ്പോൎട് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതു. കാലുകളെ അടയ്ക്കുന്നതിനും തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏൎപ്പാടു ൧൮൦൨ വൎഷം ഏപ്രിൽമാസം ൩൦-ലെ ൨൪൩൭-ാംനംബർ ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സിനു വിപരീതം ആയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ൧൦മാസംകാലത്തേയ്ക്കു കാലിൽകൂടി വെള്ളം പായുംഎന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടതിനു മേൽ അനേകം പുരയിടങ്ങൾ നിററു നിലങ്ങളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു ൩൦ ദിവസം കൊണ്ടു വിളയുന്നതായ വിളവിനെ വിളയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതു സങ്കടംആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു (൧) ഒരു വൎഷത്തേക്കു പരീക്ഷാൎത്ഥമായിട്ടെങ്കിലും കാലുകളെ മേടം ൧൫-ന്നു തുറന്നു വിടുകയും മകരം ൩൦-ന്നു അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും (൨) കാലുകളെ തുറക്കയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ റെവന്യൂ ഡിപ്പാൎട്മെണ്ടിലേയും കൃഷി ഡിപ്പാൎട്മെണ്ടിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനങ്ങളും ചേൎന്ന ഒരു ബോൎഡിനെ ഏല്പിക്കണം എന്നും (൩) കുളങ്ങളിലെ വെള്ളത്തെ വിതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയെ സ്ഥലത്തെ കൃഷിക്കാരെ ഏല്പിക്കണം എന്നും (൪) കൃഷിക്കു വെള്ളം തികയുമൊ എന്നു നിൎണ്ണയിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടാക്കാനായി ചേച്ചിപ്പാറ തടാകത്തിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പരിമാണത്തെ പററി ആഴ്ചതോറും ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം എന്നും (൫) തുലാമാസാവസാനത്തിൽ വലിയ കുളങ്ങളെ നിറക്കുകയും ശരിയായ കാലത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏൎപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണംഎന്നും (൬) കുളങ്ങൾ ആയിരുന്ന ഭൂമികളെ വിൽക്കുന്നതിനെ നിൎത്തണം എന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം എണ്ണം ജനങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കട ഹർജി ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ പര്യാലോചനത്തിനായി പിന്നീടു മെംബർ ഹാജരാക്കി.

നാഞ്ചിനാട്ടിലെ ഭൂമികൾക്ക വെള്ളം വിടുന്നതിനായി കോതയാർ കാലുകളെ ആണ്ടുതോറും മേടമാസം മുതൽ തുറക്കണം

മിസ്റ്റർ കെ. എ. അയ്യപ്പെരുമാൾ പിള്ള (തോവാള താലൂക്ക മെംബർ) ഈ സംഗതിയിൽ മുൻ സംസാരിച്ച മെംബരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു ഞാൻ യോജിക്കുന്നു.

കോതയാർ കാലുകളെ ആണ്ടുതോറും മേടമാസം ഒന്നു- മുതൽ തുറക്കണം. വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതു റെവന്യൂ അധികാരസ്ഥന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം

മിസ്റ്റർ എ. എം. കുമാരപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ (നാഗരുകോവിൽ പ. പ. ക. മെംബർ) കോതയാർ കാലുകളിൽനിന്നും വെള്ളം വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലുള്ള കൃഷിഏർപ്പാട്ടിനും വിളവുകളുടെ വളർച്ചക്കു വേണ്ട കാലത്തിന്നും യോജിപ്പായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കന്നിപ്പൂവിനും കുംഭപ്പൂവിനും കൂടി ൧൦൦ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നു. കൃഷി മേടമാസത്തിൽ തുടങ്ങാതിരുന്നാൽ കാലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതായ മകരമാസത്തോടുകൂടി രണ്ടുപൂവും കൃഷി ചെയ്തു കൊയ്തുതീരുകയില്ല. കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യം ആകുന്നു. പ്രാജക്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പായി ൫൦,൦൦൦ ഏക്കർസ്ഥലം മാത്രമെ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നോള്ളു. എന്നാൽ അതിൽപിന്നെ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെവിസ്താരം ൭൫,൦൦൦ ഏക്കറായി കൂടിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളം സംഭരിച്ചുവച്ചിരുന്ന അനേകംകുളങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെട്ടുപോയി. കാലുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളത്തെ വെളിയിൽകളയുന്നതിനു കൃഷിമരാമത്തു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ പ്രയത്നിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശേഷംഉള്ള ഏതാനും വലിയ കുളങ്ങളിൽ മേടമാസത്തിൽ തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാതായി തീന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം ആയി മഴഇല്ലാതിരിക്കയും കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്കു മേടമാസത്തിൽ പേച്ചിപ്പാറ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കയും ചെയ്കയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂവിലേക്കു കൃഷി നിർത്തേണ്ടിവരും.

പൊടിയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ തൊളിയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനു കൂടുതൽഎണ്ണം ദിവസം വേണ്ടിവരുന്നു. വെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ പൊടിയിൽ ആകട്ടെ തൊളിയിൽ ആകട്ടെ മേടമാസത്തിൽ കൃഷിനടത്താൻ പാടില്ലാഎന്നും മേടമാസത്തിൽ മഴപെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ കാലിൽനിന്നുമുള്ള വെള്ളം ആവശ്യമൊള്ളു എന്നുംകൂടി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻ—കഴിഞ്ഞതവണ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചു?

മെംബർ—പേച്ചിപ്പാറവെള്ളംകൊണ്ടു കൃഷി ഏകദേശം ജൂൺ മാസം ആരംഭിച്ചു. കൃഷി ആരംഭിച്ച ഉടൻ മഴവീണതിനാൽ അധികം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. മൊത്തം നഷ്ടം ഏകദേശം ൫൨ ലക്ഷത്തിൽപരം രൂപായാണെന്നു മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം കുംഭപ്പൂവിനു ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ ദോഷംതട്ടിട്ടുണ്ടു. സ്വല്പകാലംകൊണ്ടു വിളയുന്നവിത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു വിളവു കുറവായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്തിന്റെ കൃഷിക്കു മേടമാസത്തിൽ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുംകൂടി പ്രത്യേകം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. കാലുകളിലെ അററകുററങ്ങൾ മാററാൻ സമയം വേണംഎന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചേരുന്നു.

ദിവാൻ—അതുമാത്രവുമല്ല. മഴകൊണ്ടു കൃഷിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിനു കൂടുതൽ ആയി കൃഷിക്കുവേണ്ട വെള്ളത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായിട്ടാകുന്നു പേച്ചിപ്പാറ വെള്ളം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു.

വിഷയങ്ങൾ

മെംബർ (എ) പുരയിടങ്ങളെ നിലമാക്കാൻ ഗവർമ്മെണ്ട് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട എന്നും (ബി) പെച്ചിപ്പാറ തടാകത്തിലെ ജലം ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷിക്ക മതിയാകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വെള്ളത്തെ പുതിയ ഏർപ്പാടുകൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കരുത എന്നും ഉള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങളിന്മേൽ ആ അഭിപ്രായത്തിന എനിക്ക ആക്ഷേപം പറയാനുണ്ട. പെച്ചിപ്പാറ പ്രാജക്ട് മുഴുമിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്തതാണെ എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം.

ദിവാൻ:—ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മതിയായടത്തോളം മഴ ഇല്ലെന്നുവരികിൽ തടാകത്തെ വലുതാക്കിയാലല്ലാതെ അതിലെ വെള്ളം ആ ആണ്ടത്തേക്ക മതിയാകയില്ല. തടാകത്തെ വലുതാക്കേണ്ട കാര്യം ആലോചനയിൽ ഇരിക്കുന്നു.

മെംബർ:—തടാകത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ മാത്രമെ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക വെള്ളം ആവശ്യമൊള്ളു. അപ്രകാരം വെള്ളം ഇല്ലെന്നുവരികിൽ കൃഷിക്കാർ അതുനിമിത്തം വരുന്നനഷ്ടം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ. കാലുകളെ അററകററം തീർക്കുന്ന ജോലിയാകട്ടെ രണ്ടു മാസത്തിനകം തീർക്കാവുന്നതാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കുംഭമാസത്തിൽ കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കൂലിആളുകൾ ധാരാളം കിട്ടുന്നതാകുന്നു. പബ്ലിക്മരാമത്തുഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ചിലവു കൊടുക്കയാണെങ്കിൽ അററകററം തീർക്കുന്നജോലി കൃഷിക്കാർ ഏററുനടത്താൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ദിവാൻ:—അററകററം തീർക്കേണ്ടതു ഏതുസ്ഥലങ്ങളിലാണ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയില്ല.

മെംബർ—കാലുകളെ മേടം ഒന്നാം- തുറക്കുന്നതിൽനിന്നു ജനങ്ങൾക്ക കിട്ടുന്നഗുണങ്ങൾ അമിതം ആകുന്നു. നേരെമറിച്ചു വൈകാശി ഒന്നാം-തുറക്കയാണെങ്കിൽജനങ്ങൾക്ക വലുതായനഷ്ടവുംനേരിടും. കളമായിരുന്നസ്ഥലങ്ങളെ നിലങ്ങളാക്കുന്നതായാൽ ഇപ്പോൾകിട്ടാവുന്നവെള്ളം എല്ലാനിലങ്ങൾക്കുംമതിയാകയില്ലാ എന്നുള്ളവസ്തുതയെ ഗണിച്ചു ആകുമായിരുന്നസ്ഥലങ്ങളെ നിലമാക്കുന്നഏർപ്പാടുമേലാൽ നിർത്തേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വെള്ളം വിതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനെപ്പററിയാകട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപ്പുനെതന്നെ മേലും അനുവർത്തിക്കുന്നതുതന്നെ അധികം നല്ലതെന്നു പൂർത്തിയിയി ആലോചിച്ചതിന്മേൽ എനിക്കുതോന്നുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിമരാമത്തു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃഷിക്കാരുടെ നേർക്ക കുറെക്കൂടിഅനുകമ്പയോടു വർത്തിക്കണം എന്നും ഞാൻഅഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വെള്ളംവിട്ടു കൊടുക്കുന്നതു തഹശീൽദാർമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം.

മിസ്റ്റർ. ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള (ഇരണിയൽ താലൂക്ക മെംബർ) ഇതിനുമുമ്പു സംസാരിച്ച മെംബറുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിയോജിക്കുന്നു. എനിക്ക കൂടുതലായി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ ഇല്ല.

ദിവാന്റെ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു ചെയ്യുന്ന വേലയെ പൂർത്തിയാക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷിബാങ്കുകളെ ഗവർമ്മെണ്ട് സ്ഥാപിക്കണം.

മിസ്റ്റർ. രാമൻ തമ്പി ബീ. എ. ബി. എൽ (കൊല്ലം താലൂക്ക മെംബർ) ഇപ്പോൾനടപ്പിലിരിക്കുന്ന കൃഷി വായ്പ റെഗുലേഷൻ നെല്ലു കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ലാ. അതുകൊണ്ടു നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ കൃഷികാര്യങ്ങൾക്കായി ക്രമത്തിലധികമായ പലിശ നിരക്കിനു പണം കടംവാങ്ങികൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. കന്നുകാലികൾ, വിത്തു, കൃഷിക്കുപയുക്തങ്ങളായ മററുസാധനങ്ങൾ ഇവയെ വിലക്കുവാങ്ങിക്കുന്നതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തത്തക്കവിധത്തിലും ഗവർൺമെണ്ടിൽനിന്നു കടംവാങ്ങുന്നവിഷയത്തിൽ കൃഷിക്കാർക്ക കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നവിധത്തിലും ആയി പ്രസ്തുത റെഗുലേഷന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കടങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ ഇന്നകാലത്തിനകം തീർച്ചചെയ്യണംഎന്നു ഒരു കാലാവധി നിശ്ചയിക്കണം എന്നും ഈ അപേക്ഷകളെപററി അന്വേഷണംനടത്തി റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യുന്നതിനു തഹശീൽദാർമാർക്ക അധികം

സമയം വേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ജോലിയെ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെപക്കൽ ഏല്പിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ബിൽ നിയമമാകുന്നതിനു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുനിയമം ആകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്കു ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാകാം.

ദിവാന്റെ മറുപടി—അങ്ങനെയായാൽ പ്രസ്തുത നിയമത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കയാകുന്നു അധികം നല്ലതു.

കൃഷിക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഒരു കൃഷിബാങ്കു സ്ഥാപിക്കണം.

മിസ്റ്റർ എസ് പരമേശ്വരമേനവൻ (അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുമെമ്പർ) ആണ്ടിൽ അധികമാസങ്ങളിലും താലൂക്കിലെ മിക്കഭാഗവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കകൊണ്ടു അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കിലെ ജനങ്ങൾക്കു പ്രകൃത്യാ വിധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കൃഷിമാത്രം ആകുന്നു. എന്നാൽ (ക) കൃഷിപിഴക്കുമ്പോൾ ആശ്രയമായി മതിയായ മൂലധനം അവർക്കു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും (ഖ) തെക്കുനിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം പ്രവഹിച്ചു കടക്കുന്നതിനെ തടുക്കുന്നതിലേക്കു തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ബലമായ ചിറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വർഷകാലങ്ങളിൽ വെള്ളംകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്കു കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ വലുതായ തടസ്ഥം നേരിടുന്നു. ഇതുകാരണം കൃഷി പലപ്പോഴും പിഴച്ചുപോകയും എന്നുതന്നെയുമല്ല കൃഷിക്കാർ സദാ ഉത്തമർണന്മാരുടെ ഭയങ്കര അധീനപ്പെട്ടവർ ആയി ഭവിക്കുകയും അവരിൽനിന്നു ക്രമവിരുദ്ധമായ പലിശനിരക്കിനു പണം കടം വാങ്ങിവരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്കു ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ അതു കൃഷിക്കാരെ പണമിടപാടുകാരുടെ പിടിയിൽ നിന്നു വിടുവിക്കുമാത്രമല്ലാ അവരുടെ കൃഷിപ്രവൃത്തിക്കു ഒരു പ്രേരണയായി ഭവിക്ക കൂടി ചെയ്യും.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകോട്ടിൽ പരസ്പരം സഹകരണക്കമ്മിട്ടി ഏർപ്പെടുത്തണം.

മിസ്റ്റർ. എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യര ബി. എ. ബി. എൽ. (തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കു പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി മെംബർ) സംസ്ഥാനത്തിലെ കൃഷിക്കാർ കൃഷിപ്പിഴനിമിത്തം കടമുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടക്കാരെ സഹായിക്കാനായിട്ടാകുന്നു ൧൦൬൬ാമാണ്ടിൽ കൃഷി വായ്പ റെഗുലേഷൻ നിയമമാക്കപ്പെട്ടതു. എന്നാൽ (ക) വായ്പ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ താമസത്തിനു ഇടവരുത്തുന്ന വക്രമായ ഒരുനടപടി അനുവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടും (ഖ) തഹശീൽദാർക്കു തന്റെ യുക്തം അനുസരിച്ചു നടത്താൻ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ റെഗുലേഷനിൽനിന്നു കാര്യവശാൽ യാതൊരു ഗുണവും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാ. ഇതുനിമിത്തം കഴിഞ്ഞ ഏഴുകൊല്ലം കാലത്തിനിടക്കു(൩൩)അപേക്ഷകൾ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളു. അവ കൊടുത്ത ആണ്ടിൽതന്നെ മിക്കവയും തീർച്ചയാക്കിട്ടും ഇല്ല. കൃഷിക്കാർക്കു ഒരു നിവാരണമാർഗ്ഗം നല്കാനായി മറ്റുവല്ലഉപായവും ആലോചിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർക്കു അവരുടെ തൊഴിൽ നടത്തുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ള മൻപേർ പണങ്ങൾ അക്രമമായ കൂടുതൽ പലിശ കൊടുക്കാതേയും കടൻപെടുന്നതിനു ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ നല്കാതേയും ലഭിക്കുന്നതിനു പരസ്പര സഹായ സംഘങ്ങൾ ഇടയാക്കിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ എന്നപോലെ തിരുവിതാംകോട്ടിലും ഈ ധനസംഘങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു മാത്രമേ ഈ ദുർഘടത്തെ തീർക്കും.

അതുകൊണ്ടു ൧൯൦൪-ാം വർഷത്തിലെ ഇൻഡ്യൻ ആക്ടിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു റെഗുലേഷൻ നടപ്പാക്കുകയും വേണ്ട ജീവനക്കാരോടുകൂടി പരസ്പരസഹായസംഘംവകയ്ക്കു ഒരു രെജിസ്ട്രാരെ നിയമിക്കയും ചെയ്യണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ചിലവിനെ ചുരുക്കുന്നതിലേക്കായി കൃഷിഡൈറക്ടരെതന്നെ ഈ വക രെജിസ്ട്രാരായി നിയമിക്കാം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ — ദിവാന്റെ മറുപടി — നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൨൩. ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ കൃഷി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും തന്നിവാരണത്തിനു നിർദ്ദേശങ്ങളും

മിസ്റ്റർ ജി. ശങ്കരനാരായണയ്യർ (ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കു മെംബർ) ഈ താലൂക്കിൽ മതിയാകുംവണ്ണം വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു കൂടക്കൂടെ കരിവു ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതാനും കാലുകൾവഴിയായും കുളങ്ങൾവഴിയായും വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതു കുംഭപ്പൂവിനുമാത്രമെ ഉപയോഗമുള്ളു. കന്നിപ്പൂവിൽ ഒരുകൃഷിമാത്രമെ ചെയ്യാനിടയുള്ളു. കാൽവഴി വെള്ളംകിട്ടുന്ന നിലങ്ങൾ മിക്കതും മാനാവാരിയാകയാൽ നിയമേന കരിവു ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി താഴെപ്പറയുന്നവ നടത്തണമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (എ) കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം കുളങ്ങൾക്കു വീതികൂട്ടുകയും അയൽവക്കത്തുള്ള കാലുവഴി വെള്ളം വീഴുന്ന നിലങ്ങൾക്കു കൂടിയും ഉപയോഗപ്പെടത്തക്കവണ്ണം അതിന്റെ അളവിനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. (ബി) ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കു മുഴുവനിലേയും കൃഷിമരാമത്തുപണികളെ നോക്കി പരിശോധിക്കുന്നതിനും വെള്ളം കിട്ടാത്ത കാലത്തിൽ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിനു പുറമെ വേണ്ട വെള്ളം ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം പുതുതായി ഒരു പൊതുവായ ജലാശയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴത്തെ കുളമരാമത്തു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനോടു ആജ്ഞാപിക്കണം. (സി) കുളങ്ങളെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കുന്ന ജോലി എസ്റ്റിമേറ്റിൻപടിയുള്ള റേട്ടിനു സംബന്ധപ്പെട്ട കുടിയാന്മാർക്കു കാൺട്രാക്ടായി കൊടുക്കണം. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നല്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു; (എ) നിലങ്ങളിലേക്കു വളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, വിളവുകളെ മാററി കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്കും റോഡുകൾ വേണ്ടതാകുന്നു. (ബി) ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെ കച്ചവടക്കാരോടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നഷ്ടംവരാതെ തടുക്കുന്നതിലേക്കായി ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ഥാനത്തിലെ മാതിരിയിൽ നാലഗുണം കണക്കിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളായ തൂക്കങ്ങളും അളവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. (സി) പച്ചയിലവളമൊ കന്നുകാലിത്തീററിസാധനമൊ കൃഷിചെയ്തു വിളയിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു പാതികരം മാപ്പുചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണെന്നു പൊതുവെ ഒരു ആജ്ഞ നല്കി പച്ചിയിലവളവും കന്നുകാലിത്തീററിയും [illegible]ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. [illegible]തുകക്കാർ കുളങ്ങളെ വററിച്ചു[illegible] കുടികൾക്കും അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കും വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ആ കഷ്ടങ്ങളെ നിവൃത്തിക്കണം. കുളങ്ങളിലൊ ഊററകളിലൊ നിന്നു വെള്ളം ഇറച്ചെടുക്കുന്നതു നിലങ്ങൾക്കു വെള്ളം പായിക്കാനായിട്ടു മാത്രമെ ആകാവു എന്നു ആജ്ഞാപിക്കയും കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തെ കുടികളുടെ പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി വച്ചിരിക്കയും ചെയ്യണം. (ഇ) ഏതേതു നിലങ്ങൾ മണിപിടിയുള്ളവയായി വിചാരിക്കണമെന്നും ഏതേതു നിലങ്ങൾക്കു കരം കുറവുചെയ്യണമെന്നും വിവരമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കരം ഇളവുചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ നിവൃത്തിക്കണം. (എഫ്) ചെങ്കോട്ടയിൽ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം സ്ഥാപിക്കണം. (ജി) ഒരേ വസ്തുവിൽ പല സർവെ നമ്പരുകളും സബ് നമ്പരുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ഒരേ അനുഭവക്രമത്തിലുള്ളതായിരിക്കുകയും ഒരേ കാലിൽ നിന്നൊ കുളത്തിൽ നിന്നൊ വെള്ളം കിട്ടുന്നതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ആ നിലത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽതന്നെ കല്ലു നാട്ടുന്നതിനുള്ള ചിലവും, സ്ഥലവും, ഉഴവുകാലായതിനുള്ള തടസ്ഥവും നേരിടാതിരിക്കാനായി ആ വിധം കല്ലുകൾ നാട്ടാതിരിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു കുടികൾ അവരുടെ വസ്തുക്കളെ നന്നാക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കണം. (എച്ച്) നഗരസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമികൾ ഉള്ളേടങ്ങളിലെല്ലാം അവയെ അപേക്ഷകന്മാരുടെ പേരിൽപതിച്ചുകൊടുക്കണം. കൃഷിവായ്പകൾ കൊടുത്താൽ അതിനെ തെററായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിലേക്കായി അപേക്ഷക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ പണിനടത്തിക്കുന്ന ജോലിയെ എഞ്ചിനിയർഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകാരുടെ അടങ്കൽ അനുസരിച്ചു അയാൾക്കുതന്നെ കാൺട്രാക്ടായി കൊടുക്കുകയും നേർപകുതി തുക മുമ്പേറായി കൊടുക്കുകയും ശേഷംതുക പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻെറ മറുപടി — നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മീൻ പിടിക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ മെംബർ പറഞ്ഞതുമായി ഞാൻ പൂൎണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. ഉത്തമവിശ്വാസമായി കൃഷിക്കായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിക്കായല്ലാതെ വെള്ളം വെളിയിൽ തേകി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഞാൻ ഇതിനെസംബന്ധിച്ചു ബാസ്റ്റോവിനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനെക്കണ്ടു ഇതിനെപ്പററി പറയുന്നതു നല്ലതു.

൭൫. തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചു കൃഷിപരിഷ്കാരത്തിനു ചിലനിൎദ്ദേശങ്ങൾ,

മിസ്റ്റർ കെ. എം. മാമൻമാപ്പിള (തിരുവല്ലാതാലൂക്കു മെംബർ) ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾ മിക്കവരും കൃഷീവലന്മാർ ആകുന്നു. അവൎക്കു കൃഷിഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് അധികം പ്രയോജനവത്തായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യോഗ്യതസിദ്ധിച്ച ജീവനക്കാർ ധാരാളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽനിന്നും സിദ്ധിക്കേണ്ടിയ ഗുണം കാൎയ്യവശാൽ ഇല്ലാതെയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡൈറെക്ടർ മാത്രമെയുള്ളു. അദ്ദേഹം എല്ലാ കുടികാൎക്കും വേണ്ട ഉപദേശം നൽകിഎന്നും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നവൎക്കു എല്ലാം ശരിയായകാലത്തു സഹായം നൽകിയെന്നുംവരുന്നതു നിശ്ചയമായും അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. തെങ്ങുരോഗം തെങ്ങിൻതോട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാലമാകുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ആയി വരേണ്ടതിനു ശരിയായ കാലം. ഇതിലേക്കു പരിഹാരമാൎഗ്ഗങ്ങളായി (ക) ഓരോ താലൂക്കിലേക്കുമൊ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുതാലൂക്കുകളിലേക്കു ഒന്നിച്ചൊ യോഗ്യതസിദ്ധിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നും (ഖ) ഓരൊ ഓരൊ മദ്ധ്യസ്ഥലത്തും ഡെമാൺസ്റ്റ്രേഷൻ തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കൃഷിക്കാരുടെ പുത്രന്മാൎക്കു കൃഷിത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ആ തോട്ടങ്ങളിൽപാഠശാലകൾ ഏൎപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രോഗബാധിതങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതെതന്നെ അവയുടെ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏതുവിധത്തിലും പരിഹാരമാൎഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇനി കടപ്രാകതിയിൽ നെല്ലുകൃഷിക്കുള്ള പ്രയാസത്തെപ്പററി പറയാം. ഈയിടെ കൃഷിപ്പിഴയുണ്ടായി. അതു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരം ഇല്ലായ്മ മുതലായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഡൈറെക്ടർ ആ സ്ഥലത്തുവന്നു കൃഷിപ്പിഴയ്ക്കുള്ള വാസ്തവമായ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നു അറിഞ്ഞു പരിഹാരമാൎഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണം എന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തിരുവല്ലായിൽ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടവും കടപ്രയിലും, ഇരവിപേരൂരിലും രണ്ടു വളം ഡിപ്പോകളും സ്ഥലത്തെ കുടിയാന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി ഒരു വെട്ടറനറി ആശുപത്രികൂടിയും സ്ഥാപിക്കണംഎന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ട ചിലവിലൊരു അംശം കുടിയാന്മാർകൂടി വഹിക്കുന്നതിനു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൮. മററു വ്യവസായങ്ങൾ.

൭൬ സംസ്ഥാനത്തിലെ വ്യവസായങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരുപ്രത്യേക വ്യവസായ ഡിപാർട്ട്മെണ്ട് ഏൎപ്പെടുത്തുകയും മററു മാൎഗ്ഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു

മിസ്റ്റർ എൻ. പത്മനാഭപിള്ള (കരുനാഗപ്പള്ളിതാലൂക്കു മെംബർ) ഈ താലൂക്കിലെ പ്രധാനവിളവു നെല്ലാകുന്നു. എന്നിട്ടും സ്ഥലത്തെ ആവശ്യത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി അമിതമായ അളവിൽ നെല്ലും അരിയും ആണ്ടുതോറും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതിയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാൎഗ്ഗം ജനങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു. വ്യവസായങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ അധികമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യവസായപോഷണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ആണ്ടുതോറും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പുറനാട്ടിലേക്കു അയക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന പാകപ്പെടുത്താത്ത ചരക്കുകളുടെ സംഖ്യയെ തന്നെ നോക്കുവിൻ. ഇവയെല്ലാം അത്യന്തം പ്രധാനങ്ങളായ വ്യവസായങ്ങളിൽ ചിലവാക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആകുന്നു. ഇവയെ കയററുമതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഇവ ഈ

വിഷയങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തേക്കു നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. എന്നു തന്നെയുമല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു അയക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിൽനിന്നു വിദേശങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സാമാനങ്ങളെ കൂടുതലായി വിലകൊടുത്തു ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടും വാഴനാർമുതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട പാകംചെയ്യാത്ത ചരക്കുകളിൽ ചിലതു തീരെ ഉപയോഗപ്പെടാതെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്കു ജനിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ പല വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതു അത്യന്താവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലേക്കു അത്യന്താവശ്യമായി വേണ്ട സാമഗ്രികളായ, മൂലധനം, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം മുതലായവ വേണ്ടടത്തോളം ഇവിടെ ഇല്ലാ എന്നുള്ളതു കഷ്ടംതന്നെ. ജനങ്ങൾക്കു ധനം തീരെ കുറവാകകൊണ്ടും അവർ പൂർവാചാരനിരതന്മാർ ആകകൊണ്ടും കലാവിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച അഭ്യാസം അവർക്കു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു യാതൊരുവിധം വ്യവസായവും ജനങ്ങൾതന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നു ആശംസിക്കാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ വേണ്ട പ്രവൃത്തി ഗവർൺമെണ്ടിനുമാത്രമെ ആരംഭിക്കാൻ കഴികയൊള്ളു എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം.

ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ധനാഗമങ്ങളായ ഉപപത്തികളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി (ക) പരസ്പരസഹായധനസംഘങ്ങൾ ആരംഭിക്കയും (ഖ) ഓരോ ഡിവിഷനിലും കലാശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും (ഗ) ഒരു സുഘടിതമായ കമ്മിട്ടിമുഖേന സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കും ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ പരിമാണത്തെ പരിച്ഛേദിച്ചറിയുകയും (ഘ) സകല മാതൃകാവ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും (ങ) വ്യവസായകാര്യങ്ങളിൽ നിജമായതാല്പര്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കു ഉദാരമായ ധനസഹായം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വ്യവസായങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രത്യേകമായി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകകൊണ്ടു ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം ആകുന്നു. ഒരു കൃഷിഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയതുനിമിത്തം കൃഷിവിഷയത്തിൽ പുനർജീവനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു. ജനങ്ങൾക്കു ഹിതോപദേശം ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരു വ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെതന്നെ വ്യവസായകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യത്തെ കാണിക്കയും ധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലവു ചുരുക്കുന്നതിലേക്കായി ഇപ്പോഴത്തെ [illegible] ഉപയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ട വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ സഹായികളോടുകൂടി [illegible] നിലക്കൾ ഡയറക്ടർആയി നിയമിക്കാമെന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ മീൻപിടിവ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയും പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ എൽ. എച്ച്. നെട്ടോ—(ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) കടൽതീരത്തു പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ മീൻ പിടിത്തമാകുന്നു. മീൻ പിടിക്കുന്നതിനു അവർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന മാർഗ്ഗം അത്യന്തം പ്രാചീനമായിട്ടുള്ളതാണു. അവരുടെ ജീവധാരണത്തിനു വേണ്ടിടത്തോളം മത്സ്യം അവർക്കു കിട്ടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവർ സദാ ദരിദ്രന്മാരായിട്ടുതന്നെ കിടക്കുന്നു. മീൻ പാകംചെയ്തു ഉണക്കുന്നതിനു വേണ്ട തറകൾ ഇല്ലാത്തതുനിമിത്തവും ഉപ്പു കിട്ടുന്നതിനുള്ള താമസം നിമിത്തവും മീൻ പാകംചെയ്തു ഉണക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർക്കു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു (ക) സൌകര്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മീൻ ഉണക്കുന്നതിനു തുറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഗവർമ്മെണ്ട് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും (ഖ) മീൻ പാകംചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപ്പു ബ്രിട്ടീഷിൽ എന്നപോലെ ഉപ്പളങ്ങളിൽനിന്നു തീരുവകൂടാതെ കൊറഞ്ഞവിലയ്ക്കു കൊടുക്കണം എന്നും (ഗ) ഈ വ്യവസായത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചു ഗവർമ്മെണ്ടിനു വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുന്നതിലേക്കായി മീൻപിടിത്തം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ നിയമിക്കണം എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാന്റെ മറുപടി—ഈ വിഷയം പ്രധാനം ആയുള്ളതാണെന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നു, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നതാകുന്നു.

V. പബ്ലിക് വർക്സ്

ഏലമലയിലെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും പണികളും അവയുടെ സംരക്ഷണവും റെവന്യൂ ഡിപാർട്ടുമെണ്ട് നടത്തണം.

മിസ്റ്റർ പി. എം. രാമസ്വാമിരായർ—(ദേവികുളം താലൂക്കു മെംബർ) ഈ താലൂക്കിൽ അനേകം ഏക്കർ ഭൂമി കൃഷിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ തേയില, കാപ്പി, മലവിളവു ഇവയുടെ കൃഷിക്കു തക്കതാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റോഡുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള വിളവിനെ പുറസ്ഥലങ്ങൾക്കു അയച്ചു അവരുടെ ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ട സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ദുർഘടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു (൧) കുമളിമുതൽ ദേവികുളം വരെയും ദേവികുളംമുതൽ ചാത്തമ്പാറ വരെയും കമ്പംമുതൽ ഉടുമ്പൻചോല വരെയും ഇങ്ങനെ മൂന്നു പ്രധാന റോഡുകൾ വെട്ടുന്നതിനും, (൨) ൧൦൦ ഏക്കറിനു കുറയാതെ വിസ്താരമുള്ള ഭൂമികൾ കൃഷിചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കു പോകുന്നതിനു ൬ അടി പാതയായ ബ്രാഞ്ചുറോഡുകൾ വെട്ടുന്നതിനും (൩) റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ആണ്ടിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കഴിത്തുറയിൽ ഒരുങ്ങിലെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാലത്തിലെ വരിയെ തീരെ നിറുത്തുകയോ ചുങ്കസ്ഥലത്തിനു സമീപത്തായി വസിക്കുന്നവരുടെ വിഷയത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ സി. രാമൻതമ്പി—(വിളവംകോട്ടു താലൂക്കു) കഴിത്തുറയിൽ ചുമത്തിവരുന്ന ചുങ്കം റോഡിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു അപ്രകാരം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുവരികിൽ പുറസ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളെക്കാൾ കഴിത്തുറയിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ആ ചുങ്കത്തെ അവിടെ വസൂൽ ചെയ്യിക്കുന്ന കാരണം എന്തെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. റോഡിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി ഒരു വരി ഈടാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിക്കു റോഡിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നേരെമറിച്ചു റോഡിൽ വിളക്കുകൾ വെപ്പിക്കയാകട്ടെ, അതിനെ കരിങ്കൽ ഇട്ടു നന്നാക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആരുവാമൊഴിമുതൽ മാർത്താണ്ഡം വരെയും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കഴിത്തുറവരെയും ഗതാഗതം ചെയ്യുന്നവർ ഈ വരിയ്ക്കായി യാതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഈ വഴികളിൽ ആകുന്നു ചരക്കുകൾ അധികം പോക്കുവരത്തു ഉള്ളതു. ചരക്കുകൾ കയറ്റിയ വണ്ടികൾക്കും ചവിട്ടുവണ്ടികൾക്കും ഒരേ നിരക്കിൽ വരിയേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വരി റോഡിനു വരുത്തപ്പെടുന്ന ചേതത്തിന്റെ വിതം അനുസരിച്ചു ഇരിക്കണം.

ദിവാൻ—വണ്ടികൾ റോഡിനു വരുത്തുന്ന ചേതം അനുസരിച്ചു അവയ്ക്കു വരി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു സാദ്ധ്യം ആണോ?

മെംബർ—അതു ശക്യമല്ലാ എന്നിരുന്നാലും ഒരു വണ്ടിക്കും ഒരു ചവിട്ടുവണ്ടിക്കും തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസം കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. താരതമ്യേന യാത്രക്കാരെ കയറ്റിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളെ വരികൊടുക്കേണ്ടുന്നതിൽനിന്നൊഴിവാക്കണം. ആ സ്ഥലത്തിലെ നിവാസികൾക്കു അവരുടെ നിത്യമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയും തൊഴിലുകളെയും സംബന്ധിച്ചു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചുങ്കസ്ഥലംകടന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ന്യായത്തിൽ അധികമായി അവർ ഈ വരി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. റോഡിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള ചിലവിനു ചിലർ മാത്രം കൊടുക്കണം എന്നും ചിലർ കൊടുക്കേണ്ടാ എന്നും വരുന്നതു നീതിയല്ല. ഈ ഏർപ്പാടിൽ ചില ഭേദഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. റോഡിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്കു ആവശ്യമായതിൽ വേണ്ടതു മാത്രമേ വസൂലാക്കാവൂ. അതിനു ക്ലിപ്തമായി വ്യവസ്ഥചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻ—ഈ റോഡിന്റെ പരിപാലനത്തിനു ആണ്ടുതോറുമുള്ള ചിലവു ൭൦,൦൦൦ രൂപാ ആകുന്നു.

മെംബർ—ഇതിനുമുമ്പിൽ ൮൦ വർഷക്കാലത്തേക്കു ഈ വരി പിരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ആയാണ്ടുകളിൽ പിരിഞ്ഞ തുകയുടെ പലിശ ആണ്ടുതോറുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനു മതിയായിരിക്കും.

ദിവാൻ—ഈ വരിയിൽനിന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ൪൫,൦൦൦ രൂപായോളമെ ഈടാകുന്നൊള്ളു.

മെംബർ—ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ ഒരാൾക്കു ൨൪ മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രമെ വരി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നൊള്ളു. എന്നാൽ ഈ ദിക്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ വരി പലപ്രാവശ്യവും കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, വണ്ടികളിൽ കയററിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചവിട്ടുവണ്ടികൾക്കു പ്രത്യേകമായി വരി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ചുങ്കസ്ഥലത്തിനു സമീപത്തു താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു അതിനെ പലപ്പോഴും കടക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ വിശേഷമായ ഏതാനും ആനുകൂല്യം അവർക്കു കൊടുക്കണം എന്നുമാത്രമെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നൊള്ളു.

ദിവാൻ—ചുങ്കസ്ഥലത്തിനു സമീപത്തു പാർക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാനും ആനുകൂല്യം ആവശ്യം തന്നെ എന്നു ഗവർമ്മെണ്ടു സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനെപ്പററി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ചീഫ് എൻജിനിയരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ, പണിയലിരിക്കുന്നവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലുള്ള താമസം.

മിസ്റ്റർ എ. ജേ. റൈറ്റ്—(കണ്ണൻദേവൻ പ്ലാണ്ടർമാരുടെ സംഘം വക മെംബർ) ശരിയായവിധത്തിൽ അററകുററം തീർക്കാത്തതുകൊണ്ടു ഇപ്പോഴത്തെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി തൃപ്തികരം അല്ലാതിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വെട്ടിച്ചുവരുന്ന റോഡുകളെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ഒന്നാമതു വടക്കൻ ഔട്ട്ലെട്ട് റോഡിൽക്കൂടി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു അതു ഒരു പ്രധാനമായ റോഡ് ആകുന്നു. എന്നാൽ അതു ശരിയായ വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നില്ല. രണ്ടാമതു മൂന്നാററിൽനിന്നു തളിയാർ വരെയുള്ള റോഡ് നിലനിൽക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അററകുററം തീർക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നില്ല. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാർ പ്ലാണ്ടർമാരെ ഏല്പിക്കണം എന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എനിക്കു ഇനി പ്രസ്താവിക്കാനുള്ളതു മൂന്നാററിൽനിന്നു ദേവികുളത്തേക്കുള്ള റോഡ് ആകുന്നു. ഈ റോഡുകളിൽ ചെന്നുചേരുന്ന ഊടുവഴികളുടെ അവസ്ഥ കുതിരകൾക്കു അപായകരം ആയിരിക്കുന്നു. അവയെ വീതികൂട്ടി വെട്ടിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ—വണ്ടികൾക്കുള്ള റോഡുകളിൽക്കൂടി നിങ്ങൾക്കു സഞ്ചരിക്കരുതൊ?

മെംബർ—വണ്ടിപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു റോഡിൽനിന്നും അപ്രകാരമുള്ള മറെറാന്നിലേക്കു പോകുന്നതിനു യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല. പടിഞ്ഞാറെ ഔട്ട്ലെട്ട് റോഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളും പൂർത്തിയാകാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവയെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ എൻ. പത്മനാഭപിള്ള (ചേർത്തല താലൂക്കു മെംബർ) ചേർത്തല താലൂക്കിൽ മിക്കഭാഗവും മണൽകാടു ആകുന്നു. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു മണലിൽക്കൂടി നടക്കയല്ലാതെ അവർക്കു ഗത്യന്തരം ഇല്ല. ഇതു അവർക്കു വലിയ ക്ഷീണത്തെയും കഷ്ടതയെയും ജനിപ്പിക്കുന്നതു മാത്രമല്ലാ തുള്ളപ്പനി, മന്തു കഷ്ടം മുതലായ ദീനങ്ങൾക്കു അവർ

വിഷയങ്ങൾ

ഈരയായും തീരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെട്ടണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തോട്ടിന്റെ പണി ഇതുവരെയും തുടങ്ങീട്ടില്ല. ആ തോടു താലൂക്കിന്റെ ഒരുഭാഗത്തിൽക്കൂടിമാത്രമെ പോകയൊള്ളു. താലൂക്കിന്റെ പകുതിഭാഗത്തെക്കൂടിയും അതു മതിയാകയില്ല. റോഡുകളുമായി തമ്മിൽചേരുന്ന വിലങ്ങലുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള പാലങ്ങളോടുകൂടി ആലപ്പുഴയിൽനിന്നു അമ്പലപ്പുഴയിലേക്കും ചേർത്തലയിൽനിന്നു തണ്ണീർമുക്കത്തേയ്ക്കും വണ്ടിപോകുന്ന റോഡുകൾ വെട്ടിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. അവ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു വലിയൊരു ആശ്വാസമരുളുന്നതിനുപുറമെ കച്ചവടത്തിനും സൌകര്യങ്ങൾ നല്കുന്നതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മീനച്ചൽതാലൂക്കിൽ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ സി. മാത്തൻമാപ്പിള (മീനച്ചൽ താലൂക്കു മെമ്പർ) പ്രധാനപ്പെട്ട പകുതികളെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായ വണ്ടിപോകാനുള്ള റോഡുകൾ ഇല്ലാത്തതുഹേതുവായി താലൂക്കിന്റെ കൃഷി സംബന്ധമായും കച്ചവട സംബന്ധമായും ഉള്ള സ്ഥിതിക്കു യാതൊരു വർദ്ധനയും ഇല്ല. പാലാ-പൂഞ്ഞാർ റോഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൈൽ കുററിയിൽ നിന്നും പൊൻകുന്നം റോഡ് വരെ ഒരു റോഡ് പണിയിക്കുന്നതിനു ൨൦൦൦൦ രൂപാ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു. എന്നാൽ പണി ഇതുവരെയിലും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാ. അന്വേഷിച്ചതിൽ അനുവദിച്ചതായ ഈ തുക പൊൻകുന്നം-പാലാ റോഡിനെ നന്നാക്കുന്നതിനാണു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈ റോഡ് സുസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അററകുററം യാതൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഭരണങ്ങാന പള്ളിക്കൂടത്തിൽനിന്നു വാഴമറ്റത്തേയ്ക്കു ഒരു വില്ലേജ് റോഡ് വെട്ടിക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുതതുകയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

(൧) ഭരണങ്ങാനം പകുതിയേയും മീനച്ചിൽ പകുതിയേയും സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഭരണങ്ങാനത്തിലെ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നും പാലാ പൊൻകുന്നം റോഡിൽ പായിക്കാവരെയും

(൨) കൊണ്ടൂർ, മീനച്ചിൽ, പുലിയന്നൂരു, ഇവയെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഈരാററുപേട്ടയിൽ നിന്നു മീനച്ചിൽ പ്രവൃത്തി കച്ചേരിയിൽ കൂടി മുത്തോലി കടവിലേക്കും

(൩) കൊണ്ടൂരിനേയും ഭരണങ്ങാനത്തേയും ചേർക്കുന്നതായി തിടനാട്ടമ്പലത്തിൽ നിന്നു വിലകപ്പാറ കടവിലേക്കും

(൪) ഈരാററുപേട്ട- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റോഡിൽ പിന്നക്കനാട്ടിൽ നിന്നു വിളക്കുമാടത്തിൽ കൂടി പൊൻകുന്നം പാലാ റോഡ്‌വരെയും (വിളക്കുമാടത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഈ വഴിയെ പിന്നെ കൂട്ടി വെട്ടീട്ടുണ്ടു. അതിനെ പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാർ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുമാത്രമെയൊള്ളു അപേക്ഷ.)

(൫) മങ്കൊമ്പു റോഡിൽ നിന്നു പ്രവിത്താനത്തിൽ കൂടി കടനാട്ടേയ്ക്കും

(൬) വെള്ളപ്പാട്ടു നിന്നും കുറവിലങ്ങാട്ടു റോഡിലേക്കും

(൭) പാലായിൽ നിന്നും രാമപുരം പ്രവൃത്തി കച്ചേരിയിലേക്കും

പ്രധാന റോഡിലേക്കു പോഷകങ്ങൾ ആയ റോഡുകൾ വെട്ടിക്കേണ്ടതും ആവശ്യം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിൽ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം

മിസ്റ്റർ തരിയതു കുഞ്ഞിത്തൊമ്മൻ (മൂവാററുപുഴതാലൂക്കു മെമ്പർ) ഠരം താലൂക്കിന്റെ ഉൾനാടുകളിൽ വണ്ടിപോകാനുള്ള റോഡുകൾ ഇല്ലാത്തതുനിമിത്തം അതിലെ ആളുകൾ വിശ്യമായുള്ള പ്രവൃത്തികളെ നട

വിഷയങ്ങൾ

ത്താൻ സങ്കടം അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. താലൂക്കിലെ പല മറായടിപ്പാതകളേ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക ആണ്ടുതോറും കുറെപ്പണം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പാതകൾ യാതൊരു ഉപയോഗമുള്ള കാൎയ്യത്തെയും സാധിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ആ പണം ചിലവാക്കുന്നതു തീരെ വ്യൎത്ഥംതന്നെ. ആണ്ടുതോറും ചിലവാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ നാലൊ അഞ്ചൊ മടങ്ങുപണം തക്കതായ വണ്ടിപോകാവുന്ന റോഡുകൾ വെട്ടിക്കുന്നതിനു മതിയാകും.

(൧) വരപ്പെട്ടിപകുതിയും ഏനാനല്ലൂർപകുതിക്കും നടുക്കാകിടക്കുന്ന കലമ്പൂർ ചന്തയിൽക്കൂടി കോതമംഗലം അങ്ങാടിയിൽനിന്നും വാഴക്കുളം ചന്തവരെയുള്ള പാതയെയും (൨) മൂവാററുപുഴ പേട്ടയിൽനിന്നും ആരക്കുഴവരെയുള്ള പാതയെയും (൩) മൂവാററുപുഴയിൽനിന്നും പാമ്പാക്കുടയിൽക്കൂടി പിറവം റോഡിലുള്ള അഞ്ചൽപ്പെട്ടിവരെയുള്ള പാതയേയും (൪) പിറവം ചന്തയിൽനിന്നും പാമ്പാക്കുടയിൽക്കൂടി ഊരമനവരെയുള്ള പാതയേയും വണ്ടിപോകത്തക്കറോഡുകൾ ആക്കണംഎന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. മെയിൻ സെൻട്രൽറോഡിൽ ൧൨൭ മത്തെമയിലിൽനിന്നും പിറവത്തേയ്ക്കു ഒരു പുതിയ റോഡ് വെട്ടിക്കണംഎന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കാൎത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്കിൽ ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം

മിസ്റ്റർ പരശുരാമയ്യർ നാരായണയ്യർ (കാൎത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക മെമ്പർ) താഴെ വിവരിക്കുന്ന റോഡുകളുടെയും തോടുകളുടേയും അവസ്ഥ തീരെമോശമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആവശ്യമുള്ള കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളോടും കൂടി അവയെ നന്നാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു:— (൧) കായങ്കുളത്തുനിന്നും തൊട്ടപ്പള്ളിക്കുള്ള റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതായതു കായങ്കുളത്തുനിന്നു നങ്ങ്യാർകുളങ്ങരയ്ക്കും ഹരിപ്പാട്ട ടാണാപ്പടിയിൽനിന്നു തോട്ടപ്പള്ളിക്കും ഉള്ള റോഡ് (൨) കാൎത്തികപ്പള്ളിമുതൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴവരെയുള്ള റോഡ് (൩) താലൂക്കകച്ചേരിക്കു കിഴക്കുവശത്തു മുസാവരിബംഗ്ലാവരെ റോഡിൽ അര മയിലോളം ദൂരത്തേയ്ക്കു കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കണം, താലൂക്കകച്ചേരി മുതൽ ചെന്നിത്തല റോഡ് വരെയുള്ള വില്ലേജ് റോഡിനെ വെട്ടിതെളിയിക്കയും മുതുകുളം, കീരിക്കാട്, ഇവയിൽ കൂടി കാൎത്തികപ്പള്ളിയിൽനിന്നും കായങ്കുളത്തേയ്ക്കു പോകുന്ന റോഡിനെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യണം, (൪) താലൂക്ക കച്ചേരി മുതൽ വീയപുരം തടി ഡെപ്പോവിലേക്കുള്ള റോഡ്, (൫) ടാണാപ്പടിയിൽ നിന്നും കായങ്കുളത്തേയ്ക്കുള്ള തോടും അതിനു കിഴക്കോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് റോഡും ഹരിപ്പാട്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കു വശത്തു റോഡിനു സമീപത്തു കുഴികൾ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം ൪ കോൽ മയിൽ ദൂരത്തോളം അതിന്റെ ഇരു വശത്തും ഉള്ള കരകളിൽ വിളവിനു നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു. ആ ഭാഗങ്ങളെ കണ്ടത്തിന്റെ നിരപ്പിൽ ആക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പല വില്ലേജ് റോഡുകൾ ചാലുകൾ ഊടുവഴികൾ മുതലായവയെ അററകുററം തീൎക്കുന്നതായാൽ വിശേഷിച്ചും താലൂക്കിലെ കൃഷീവലന്മാൎക്കു വലിയ ഉപകാരമായി തീരുന്നതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ പി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ മൂത്തത് (തിരുവല്ലാ പ. പ. ക. മെമ്പർ.) ഗതാഗത മാൎഗ്ഗങ്ങൾ; വിശേഷിച്ചും വെള്ളം വഴിയുള്ള മാൎഗ്ഗങ്ങൾ, ഇല്ലാത്തതു നിമിത്തം ഉള്ള സങ്കടം തിരുവല്ലാ പട്ടണത്തിലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിൽ തെക്കു വടക്കായുള്ള അതിൎത്തിയായ മണിമലയാറും മററു ചെറിയ നദികളും ഉണ്ടു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം വേനല്ക്കാലത്തിൽ വററി പോകയും വൎഷകാലങ്ങളിൽ ഉപദ്രവകരമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടണത്തിൽ ശുദ്ധജലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വലിയ സങ്കടം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇതിനു ഒരു നിവൃത്തി മാത്രം ആയിട്ടു പമ്പയാററിന്റെ കിടയിൽ വളവിൽ നിന്നും മണിപ്പുഴ ആറു വരെ അര മയിൽ നീളത്തിൽ ഒരു തോടു വെട്ടിക്കണം. അപ്പ

വിഷയങ്ങൾ

കാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആലപ്പുഴ മുതലായ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സുലഭമായ ഗതാഗതമാർഗ്ഗം ഉണ്ടാകുന്നതുകൂടാതെ കച്ചവടക്കാർക്കു സഹായമായി ഇരിക്കയും ചെയ്യും. പൊടിയാടി ആററിന്റെ തടത്തെ ലേലത്താൽ വിൽക്കാവുന്നതാകുന്നു. പുളിക്കീഴ്—മാവേലിക്കരറോഡിൽ പൊടിയാടിയിൽ ഒരു പാലം പണിയിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇതുനിമിത്തം ഇല്ലാതാകയും അതിന്റെ ചിലവുലാഭപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം ഒരു തോടുവെട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു ആ ആററിലെ തടത്തെ വിററുകിട്ടുന്നമുതലിൽനിന്നും പാലംകെട്ടുന്നതിൽ ചിലവുചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുകയിൽനിന്നും വഹിക്കാവുന്നതും ബാക്കിതുകയെ പട്ടണത്തിലെ ഊടുവഴികളെ വണ്ടിപോകത്തക്കസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കിൽ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം

മിസ്റ്റർ എം. കേശവപിള്ള (നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കുമെമ്പർ) വടക്കൻ ദിക്കുകളിൽ ജലമാർഗ്ഗമായി ഗതാഗതത്തിനു സൌകര്യങ്ങളുണ്ടു. എന്നാൽ നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കിൽ റോഡുകൾ മാത്രമെയുള്ളു. മതിയായറോഡുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു കളിയിക്കാവിള മുതലായ ചന്തസ്ഥലങ്ങൾക്കു അവരുടെ വിളവുസാമാനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. ചുററായുള്ള വഴികളിൽകൂടി അവയെ തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു താഴെപറയുന്ന റോഡുകൾ വെട്ടിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു:— (എ) കുന്നത്തുകാൽപ്രവൃത്തികച്ചേരിമുതൽ പെരുങ്കടവിളപ്രവൃത്തികച്ചേരിവരെ ൬ മൈൽ ദൂരത്തിൽ ഒരു റോഡ്— ഇപ്പോൾ അമരവിളയിൽകൂടി ചുററായി ൧൨ മൈൽ ദൂരം പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (ബി) കളത്തൂർ റോഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാഞ്ച് റോഡിനെ ൧½ മയിൽ ദൂരത്തേക്കു ശങ്കരുട്ടിക്കു സമീപമുള്ള കൊല്ലങ്കോടുവരെ നീട്ടി വെട്ടിയ്ക്കണം. (സി) നെയ്യാററിങ്കര പാലംമുതൽ ചെങ്കൽ റോഡ്‌വരെ ൧½ മയിൽദൂരത്തേക്കു ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കയും അതിനെ മെയിൻ റോഡിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യണം. ഈറോഡിലേക്കായി സ്ഥലംഎടുക്കുന്നതിനു ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് ൧൦൭൦-ാണ്ടിൽ ആജ്ഞാപിച്ചു; എന്നാൽ കൂടതലായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാ. (ഡി) ചെങ്കൽ മുതൽ കാഞ്ഞിരത്തുമൂട്ടുകടവുവരെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഊടുവഴിയെ കൂട്ടിവെട്ടുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൂടാതെ കാഞ്ഞിരത്തുമൂട്ടുകടവിൽ ഒരു കടത്തു ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. പൂവാററിലും അതിനു സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു കളിയക്കാവിള മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾക്കു പോകാൻ ചുററായറോഡിൽകൂടി ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നാഞ്ചിനാട്ടിൽ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളെ നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള (അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കു മെമ്പർ) പറക്കമുതൽ താമരക്കുളംവരെ ഒരു റോഡ്‌വെട്ടിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു. ഇതില്ലാത്തതിനെപ്പററി കഴിഞ്ഞ ൨൦ കൊല്ലംകാലമായി ജനങ്ങൾ പരാതിപറഞ്ഞുവരുന്നു. സ്ഥലം ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. എന്നിട്ടും പണി ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാ. ഇതു ഹേതുവായി സർക്കാരിലേക്കു എടുക്കപ്പെട്ടസ്ഥലത്തെ സമീപസ്ഥന്മാർ അതിക്രമണംചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ആവശ്യം ഒരു വാസ്തവമായ സങ്കടവും ഈ പണി ൩൦൦൦ രൂപാകൊണ്ടു നടത്താവുന്നതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

അനുവദിക്കപ്പെട്ട ചേർത്തല ആലപ്പുഴ തോട്ടിനെ കടലിനോടും കായലിനോടും സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശാഖകളുള്ള ഒരു റോഡോ തോടൊ വെട്ടണം.

മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞു മിഖേൽ വിനാംസി (ചേർത്തല താലൂക്ക മെമ്പർ) ചേർത്തല താലൂക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറ വശത്തുള്ള കടൽത്തീരവും കിഴക്ക വശത്തു കായൽ പുറത്തുള്ള ഭൂമികളും മാത്രമെ കുടിപാർപ്പുള്ളവയായിരിക്കുന്നൊള്ളൂ. ഇടക്കുള്ള സ്ഥലം മണൽ കാടായ ഒരു മരു ഭൂമി ആകുന്നു. ആലപ്പുഴ മുതൽ ചേർത്തല വരെ വെട്ടിക്കണം എന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തോട്ട ഈ മണൽ പ്രദേശത്തു കൂടി പോകുന്നതാകുന്നു. ഈ തോട്ടിൽ നിന്നു ശാഖകൾ ആയ തോടുകൾ വെട്ടി കായലോടും സമുദ്രത്തോടും സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അതു ജനങ്ങൾക്ക, വിശേഷിച്ചും, കടൽ തീരത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കു വലിയ സഹായമായി തീരുന്നതാകുന്നു.

(ക) ആശ്ലാട്ട നിന്നും കാട്ടൂർ ചവുക്കയ്ക്കും (ഖ) മുകമ്മയിൽ നിന്നും മാരാരിക്കുളം അമ്പലത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ കൂടി കടൽ തീരത്തേയ്ക്കും (ഗ) ചേർത്തലയിൽ അർത്തെങ്കലിൽ കൂടി കടൽ തീരത്തേയ്ക്കും കുറുക്കെയായി തോടുകൾ വെട്ടിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കുറുക്കെയായി ഈ തോടുകൾ വെട്ടിക്കുന്നതായാൽ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതു വരെയും തരിശായും ഉപയോഗമില്ലാതേയും കിടന്നുവന്നിരുന്ന ഉൾനാട്ടിലെ ഭൂമിയെ അതിലെ പുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ മുറിച്ചുകളകയും മണലിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ തെങ്ങു കൃഷിക്കു ഉപയോഗമാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു വില്ക്കാവുന്നതും മണലിനെ വേമ്പനാട്ടുകായലിന്റെ കരകളിൽ പുതുതായി ചിറകൾ കെട്ടിയ്ക്കുന്നതിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതും ആകുന്നു. ഇതുതന്നെയും അല്ല മണൽപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തുള്ളപ്പനി മന്തു, കുഷ്ഠം മുതലായ ദീനങ്ങളിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന സങ്കടത്തിനു വലുതായ ഒരു കുറവു വരുന്നതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കുന്നത്തുനാട്ടിൽ കുമാരപുരം ചന്തയിൽക്കൂടി പെരുമ്പാവൂർപുത്തൻകുരിശു റോഡിൽ ൭-ാം മയിലിൽ ചെരത്തക്കവണ്ണം ആലുവായ്ക്കു ഒരു വണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കണം.

മിസ്റ്റർ മാത്തുത്തരകൻ (കുന്നത്തുനാട്ട താലൂക്ക മെമ്പർ) ആലുവാ മുതൽ കുമാരപുരം ചന്തയിലേക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡിനെ വണ്ടി പോകത്തക്ക സ്ഥിതിയിലാക്കേണ്ടതും അതിനെ പുത്തൻകുരിശു റോഡിൽ ൭-മത്തെ കല്ലുവരെ കൂട്ടിവെട്ടിക്കേണ്ടതും ആവശ്യം ആകുന്നു. ഈ പണി നടത്തുന്നതായാൽ സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളേയും ചന്തകൾക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനു കഴിവുണ്ടാകും. കൃഷികാര്യങ്ങൾക്കായി വളങ്ങളേയും വനം വിളവിനേയും കടത്തികൊണ്ടു പോകാൻ ഇതു ജനങ്ങൾക്കു ഒരു സുലഭമായ ഗതാഗത മാർഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഇതിനും പുറമെ വനം വിളവിനെ ഒരു ചുറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടി (തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ കൂടി) കൊച്ചിയ്ക്കു ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

മാവേലിക്കര പുളിക്കീഴ റോഡിൽ പൊടിയാടിക്കടവിൽ നിന്നു അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള നീരേറ്റുപുറത്തേയ്ക്കു ഒരു റോഡു വെട്ടണം.

മിസ്റ്റർ കേരളരു മാതേവരു (കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ ജന്മിമാരുടെ വക മെമ്പർ) നെടുമ്പ്രം പ്രവൃത്തിയിൽ യാതൊരു റോഡും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സ്ഥലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു, വിശേഷിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു, ൭ മൈൽ അകലെയുള്ള താലൂക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവല്ലായ്ക്കു പോകുന്നതിൽ വളരെ കഷ്ടങ്ങളും അസൌകര്യങ്ങളും നേരിടുന്നു. പൊടിയാടിക്കടവിൽ, അവർക്കു ആറു കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു വിശേഷിച്ചും വർഷകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപായകരം ആകുന്നു. ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിലേക്കായി പൊടിയാടിക്കടവിൽ നിന്നു അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള നീരേറ്റുപുറം കടവിലേക്കു ൩ മൈൽ ദൂരത്തിൽ ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ
ചാത്തനാട്ടുനിന്നു കയ്യാപ്പള്ളിക്കു ഒരു കല്ലിടിച്ചറോഡും പറവൂരിനും ചേന്നമങ്ങലം വടക്കേക്കര ഇവയ്ക്കും നടുവിലുള്ള റോഡിൽ പാലങ്ങളും പണിയണം

മിസ്റ്റർ എ. ഗോവിന്ദമേനോൻ ബി. എ. (പറവൂർ താലൂക്കു മെംബർ) സംസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതലായ മുതലെടുപ്പുള്ളതും ആയ താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നിട്ടും ആ താലൂക്കു മുഴുവനിലും ആലുവാ-പറവൂർ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അരമയിൽ ദൂരം മാത്രം ഉള്ളതും ആയ ഒരു പബ്ലിക്‌റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളു. ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതും ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ കാൺഫറൻസിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വേലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും ആകുന്നു.

ദിവാൻ—ശരിതന്നെ നിങ്ങളുടെ റോഡ് ൧൦-ംനമ്പരായി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനുക്രമത്തിൽ പണി ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.
മെംബർ അനുക്രമം പ്രകാരമായിരുന്നാലും ഈ പണിയെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നു

ദിവാൻ—ഒരു അനുക്രമത്തെ മാററിക്കൂടാ.

മെംബർ—ഈ പണികളുടെ അത്യാവശ്യകതയേയും പ്രാധാന്യത്തേയും ആലോചിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിനു ശരിയായ ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവരോടു പെരുമാറുന്നവരായ ആളുകൾ ദിവാൻപേഷ്കാരും താലൂക്കുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മാത്രം ആകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അവരോടു ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാത്താനും.

പാലങ്ങൾ കെട്ടണം. വിശേഷിച്ച് കൊട്ടാരക്കര-ശാസ്താംകോട്ട റോഡിൽ കമ്പനപ്പുഴയിൽ ഒരു പാലം കെട്ടണം

മിസ്റ്റർ നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ (കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുമെംബർ) ചെങ്ങന്നൂരിൽ എരപ്പുഴക്കടവിൽ ഒന്നും കുന്നത്തൂരിൽ കമ്പനപ്പുഴക്കടവിൽ മറെറാന്നും ഇപ്രകാരം രണ്ടു പാലങ്ങൾ പണിയിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ആദ്യത്തേതു മെയിൻസെൻട്രൽ റോഡിൽ ആകയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണു; മറേറതു കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കും ശാസ്താംകോട്ടക്കും ഉള്ള വഴിമദ്ധ്യേ ആകുന്നു, ചന്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കു പലരും പോകുന്നുണ്ടു. ഈയിടെ ഒരു സുഖവാസസ്ഥലമായി അതിന്റെ പ്രാമുഖ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നു ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കു ൧൨ മയിൽ ദൂരമേ ഉള്ളു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കു പോകാൻ ആറ്റിൽ കൂടി ൧൮ മയിൽ ദൂരം ചുററിസഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെ കടത്തിനെ ഉപയോഗിക്കയാണെങ്കിൽ താമസം നേരിടുന്നതു കൂടാതെ അപകടം സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ടു. പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു കല്പ്പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അവശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണ്മാനുണ്ടു. അതിനാൽ സ്ഥലത്തു ഒരു പാലം പണിയിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു എന്നുള്ളതു വ്യക്തം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വീണ്ടും കൂടാനായി സഭായോഗം അഞ്ചുമണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

വിഷയങ്ങൾ

അഞ്ചാം ദിവസം.

൧൯൧൯ മാർച്ച് ൧൪
൧൦൯൪ കുംഭം ൩൦

൧൯൧൯-ാം വർഷം മാർച്ച്മാസം ൧൪-ാം ൧൦൯൪ മാണ്ട് കുംഭമാസം ൩൦-ാം വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു ൧൧ മണിക്കു സഭായോഗം വീണ്ടും കൂടി.

വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പര്യാലോചനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പെ ഉദ്യോഗകാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ. എ. ശ്രീ. നാരായണൻ തമ്പിയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ ഒരു അനുദ്യോഗസാമാജികനായി മിസ്റ്റർ. പി. കെ. കേശവപിള്ള ബി. എ. ബി. എല്ലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ കല്പിച്ചു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സഭയിൽ അറിയിക്കപ്പെട്ടു

മെയിൻസെൻട്രൽ റോഡിൽ ൯-ം മയിലിൽനിന്നു പൊൻകുന്നം തിരുവഞ്ചിയൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി എഴികകുളത്തേക്കുള്ള റോഡു നന്നാക്കുകയും പാലമുറി കടവിൽ ഒരു പാലം പണിയിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ. മാത്യു അലക്സാൻഡ്രോസ് (കോട്ടയം താലൂക്കു മെമ്പർ) മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡിൽ ൯-ം മയിലിൽ നിന്നു പൊൻകുന്നം- ളാലം വരെ ഉള്ള റോഡിനോടു ചേരുന്ന വില്ലേജ് റോഡിനെ ഒരു പബ്ലിക് റോഡ് ആക്കുന്നതായാൽ എഴികകുളം, പനമറ്റം, മുട്ടക്കര ആണിക്കാട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്കു എളുപ്പമായ സഞ്ചാര സൌകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതു കൂടാതെയും വിജയപുരം പകുതിയിലും അകലകുന്നം പകുതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന കൊപ്രാ, ഇഞ്ചി, നല്ലമുളകു, ശർക്കര മുതലായവിളവുകളുടെ കച്ചവടത്തിനും അധികം സൌകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഈ വിഷയം സഭയുടെ പഞ്ചമയോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അപ്പോഴത്തെ മറുപടി ഇതിലേക്കു ആവശ്യമുള്ള പണം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു. എന്നു തന്നെയും അല്ല ഇതിലേക്കുള്ള സ്ഥലം പൊന്നുംവില കൊടുത്തു ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നും റോഡ് സ്വല്പചിലവിന്മേൽ വെട്ടിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതും ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തിരുവഞ്ചിയൂർ റോഡിൽ പാലമുറി എന്ന കടവിൽ ഒരുപാലം കെട്ടിക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം ആണെന്നും കൂടി ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കോട്ടയത്തുനിന്നും പരിപ്പിൽക്ഷേത്രത്തേക്കുള്ള റോഡ് നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. കണക്കു നാരായണൻ കേശവൻ(കോട്ടയംതാലൂക്കു മെമ്പർ) പരിപ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തേക്കു നാലുമയിൽ ദൂരത്തിൽ വണ്ടിപോകാൻ സൌകര്യമുള്ളവിധത്തിൽ ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. സഭയുടെ പഞ്ചമയോഗത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചു ബോധിപ്പിക്ക ഉണ്ടായി. അതിൻപ്രകാരം കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട വേലകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇതും ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്നിട്ടും പണി ഇതുവരെയും തുടങ്ങീട്ടില്ല എന്നുകാണുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി.—റോഡ് വെട്ടിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്താണ്ടിൽ പണിതുടങ്ങാം എന്നു ചീഫ് എഞ്ചിനീർ ആശംസിക്കുന്നു.

കോട്ടയത്തുനിന്നും കുമരകത്തേക്കുള്ള റോഡ് നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. സി. കെ. കൃഷ്ണപണിക്കർ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ). റോഡിൻെറ പ്രസ്തുത സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നടക്കുന്നവർക്കും വണ്ടികൾക്കും അതിൽ കൂടിപോകുന്നതു പ്രയാസം ആകുന്നു. കുമരകത്തിൽ ഉള്ള നിവാസികൾക്കും അടുത്ത സ്ഥലക്കാർക്കും ആറുമയിൽ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന കോട്ടയത്തേക്കു അവരവരുടെ സ്വന്ത കാര്യത്തിനായി പോകേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒരുനല്ല റോഡിൻെറ ആവശ്യം വളരെ അധികമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ റോഡിനെ നന്നാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

കണ്ടറതീയണ്ടിയേട്ടു ന്ന സമീപം എളമ്പള്ളൂർ കാവിൽ നിന്നു തെവള്ളിറോഡിന്റെ വടക്കു കൊട്ടാരത്തു കടവിലേയ്ക്കുള്ള റോഡു നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. ദേവൻ ഗോവിന്ദൻ (കൊല്ലം താലൂക്കു മെംബർ). എന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് കൊല്ലം താലൂക്കിൽ വിസ്താരത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും മുതലെടുപ്പിലും പ്രഥമസ്ഥാനത്തെവഹിക്കുന്ന പേരിനാടു പ്രവൃത്തിയിൽകൂടി ൭ll മയിൽ ദൂരം ഉള്ളതാകുന്നു. കൊല്ലത്തേയ്ക്കും കണ്ടറയ്ക്കും കടവൂർ ചന്തയ്ക്കും പോകുന്നതിനു ഇതു ഒരുറോഡേ ഉള്ളു. ഈ വില്ലേജ് റോഡിന്റെ മദ്ധ്യെയാണു അഞ്ചാലുമ്മൂട്ടു ചന്ത നടക്കുന്നതു. ഈ റോഡ് വണ്ടിപോകത്തക്കതല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന കൊപ്രായും, കയറു, ജനങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ള കോപ്പുകളും തലച്ചുമടായിട്ടു മാത്രം ഒരുസ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ റോഡിനെ വണ്ടിപോകത്തക്ക റോഡ് ആക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന മയിലൊന്നുക്കു ൭ll രൂപാവീതം ഉള്ള തുകയെ പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട്കാർ വാസ്തവത്തിൽ ചിലവു ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ റോഡിനെ നന്നാക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൊല്ലത്തെപോലെ കടവൂർചന്ത ഒരുവലിയ കച്ചവടസ്ഥലമായി തീരുന്നതിനു എല്ലാവിധത്തിലും ഇടയുള്ളതും ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി,—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നീണ്ടകരനിന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിക്കും ശാസ്താംകോട്ടയിൽനിന്നു കല്ലുകടവിലേക്കും ഉള്ള റോഡു നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ മാതേവൻ (കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കു മെംബർ) ഈ താലൂക്കിൽ വണ്ടിപോകാൻ സൌകര്യമുള്ള ഒരു രാജപാതയും ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് താലൂക്കിൽ കൂടികടന്നുപോകുന്നില്ല. എന്നാൽ താലൂക്കിന്റെ തെക്കും വടക്കും അറ്റങ്ങളെ മാത്രം തൊട്ടുന്നേഉള്ളു. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കു നീണ്ടകരയിൽ നിന്നു ഒൻപതുമയിൽ ദൂരമുള്ള കരുനാഗപ്പള്ളിക്കു പോകുന്നതിനു ഉടുപ്പുകൾ നീന്തിയും മഴകാലത്തിൽ ചെളിയും ഉഷ്ണകാലത്തു മണലും ഉള്ളതും ആയ ഒരുവില്ലേജ് റോഡിൽ കൂടി പൊകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ റോഡിനെ കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം ആകുന്നു. ശാസ്താംകോട്ടയിൽ നിന്നും മൂന്നുമയിൽ ദൂരമുള്ള കല്ലുകടവിലേക്കുള്ള റോഡിനെ നന്നാക്കേണ്ടതും നിർബന്ധം ആകുന്നു. ശാസ്താംകോട്ടചന്തയിൽ നിന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിക്കുള്ള കച്ചവടത്തിനുള്ള റോഡ് ഇതുതന്നെയുള്ളു. എന്നാൽ ഈ റോഡിലെ ഇപ്പഴത്തെസ്ഥിതി വളരെ ചീത്തയായും ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തീരെ അനുചിതം ആയും ഇരിക്കുന്നു. ഈ റോഡിനെ നന്നാക്കിയാൽ മാത്രമെ ശാസ്താംകോട്ട റോഡ്കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കയൊള്ളു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. ഈ റോഡ് വെട്ടുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു.

കൃഷ്ണപുരത്തുനിന്നു നീണ്ടകരക്കുള്ള നടവായു നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. എൻ. പത്മനാഭപിള്ള (കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുമെംബർ)താലൂക്കിലെ വടക്കെപകുതിക്കു ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു ഒരുഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് സ്ഥലനിവാസികൾക്കു അത്യന്താപേക്ഷിതം ആകുന്നു. ഈ റോഡിനെ കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കയും നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വച്ചിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ അധികം നിങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയിൽനിന്നു ഉരു കൊണ്ടുവരുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ഈ സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിനു കായംകുളത്തുകൂടി ചുററായവഴി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വഴിക്കു സംരക്ഷണച്ചിലവിനായി മൈൽ ഒന്നുക്കു ൧൫ രൂപാ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടു. ഇതു ഇതിലേക്കു മതിയാകാത്തതായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു അതിനെ നിറുത്തി അല്പാല്പമായിട്ടതിനെ സ്ഥിരമായി നന്നാക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതു വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നു തോന്നുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കായംകുളത്തിൽ രണ്ടു റോഡ് നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ. എ. കൃഷ്ണപിള്ള (കായംകുളം കച്ചവടക്കാരുടെ മെംബർ) വടക്കെഅങ്ങാടിക്കും കായംകുളത്തുതോട്ടിനും മദ്ധ്യെകിടക്കുന്നതിലെ ഒരു ഉള്ള

വിഷയങ്ങൾ

ഇടവഴിയേയും ആദ്യത്തെ വഴിയിൽനിന്നു തെക്കോട്ടുപോയി തോട്ടിന്റെ ഒരുകരയിൽ ചേരുന്നതായ ഇടവഴിയേയും വണ്ടിപോകത്തക്ക റോഡുകൾ ആക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു സ്ഥലത്തെ കച്ചവടത്തിനു വളരെ സൌകര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കയും പട്ടണത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. തെക്കൻപാലം, മിൻചന്തപാലം, തിർത്ഥമിച്ചപ്പാലം എന്നീ മൂന്നുപാലങ്ങളെ നന്നാക്കേണ്ടതും നീണ്ടകരമുതൽ തോട്ടപ്പള്ളിക്കുള്ള വഴിയെ കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും അത്യന്താവശ്യം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മുനമ്പത്തുനിന്നുമാളിയങ്കരക്കു കടക്കുന്നതു ഒരു കടത്തിടണം. ശ്രീനാരായണമംഗലംക്ഷേത്രത്തിലേക്കും അടുത്തുള്ള പാഠശാലെക്കും പോകാൻ ഒരു റോഡു വെട്ടണം. കച്ചേരിപള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള വില്ലേജ് റോഡിനെ നന്നാക്കണം. ആ റോഡിൽ വിലങ്ങുന്ന തോടുകളിൽ പാലം കെട്ടണം. ഇത്തിപ്പുറം കോട്ടപ്പുറം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ആററിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചിറയിടണം.

മിസ്റ്റർ ഉണ്ടാമൻ കൃഷ്ണൻ—(ഗവർൺമെണ്ട്നിയമിച്ച മെംബർ). വർഷകാലത്തു ജലപ്രവാഹം നിമിത്തവും, ഉഷ്ണകാലത്തു മുനമ്പത്തു അഴിയിൽ ഉള്ള ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതു നിമിത്തവും പറവൂർതാലൂക്കിൽ പുത്തൻചിറ പ്രവൃത്തിയിൽ ൨,൦൦൦ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള നിലങ്ങളിൽ കൃഷി കൂടക്കൂടെ പിഴച്ചുപോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു പന്തിരൻപാലത്തു ഒരു അണ കെട്ടിക്കേണ്ടതു അത്യന്തം ആവശ്യം ആകുന്നു. ഈ അണ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതെ തടുക്കുംഎന്നു മാത്രമല്ലാ കൃഷിക്കായി പുതുവൽ സ്ഥലങ്ങൾ പതിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനു കൃഷിക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു കൂടാതെ മുനമ്പത്തുനിന്നു മാളിയങ്കരക്കു കടക്കാനു ഒരു കടത്തു ഇടേണ്ടതും അവിടെനിന്നു മുതുകുന്നം അമ്പലത്തിലേക്കും പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കും ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കേണ്ടതും അത്യന്താവശ്യം ആകുന്നു. കച്ചേരി പള്ളിക്കൂടം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾക്കു പോകുന്നതിനു ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലേജ്റോഡ് കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കയ്യാപ്പള്ളി മുതലായ തോടുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള പാലങ്ങൾകെട്ടി ആ റോഡിനെ നന്നാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ കൃഷിക്കാർക്കും കന്നുകാലികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായും കൃഷികാര്യത്തിനുള്ള കുളങ്ങളേയും തോടുകളേയും സംരക്ഷിക്കണം.

മിസ്റ്റർ പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ—(പത്തനാപുരം താലൂക്കു മെംബർ). പഴയ കുളങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ശ്രദ്ധവയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടു സമീപസ്ഥന്മാർ അവയെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാനും പുഴകൾ ഉള്ളവയെല്ലാം നിലങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ താഴ്ന്നനിരപ്പിൽ കിടക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൃഷിക്കുവേണ്ടി മഴയെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പല കൊല്ലങ്ങളിലും വെള്ളക്കുറവുകൊണ്ടു ചിങ്ങപ്പൂ നശിച്ചുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കു ഉപയുക്തങ്ങളായിരുന്ന കുളങ്ങളെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കി നന്നാക്കണം എന്നും ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റണ്ട് എഞ്ചിനീയരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവയെ നല്ലസ്ഥിതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുഴകളിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തെ കൃഷിക്കു ഉപയുക്തം ആക്കുന്നതിനായി കാണാക്കോട്ടുതോട്ടിൽ ആവണീശ്വരത്തിനടുത്തു ഒരു അണയും മൈലംതോട്ടിൽ പാലമൻ എന്ന സ്ഥലത്തു മറെറാരണയും കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടു കെട്ടിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ടു തോട്ടിന്റെ ഇരുവശത്തും ൫൦൦ ഏക്കർ വിസ്താരം ഉള്ള നിലങ്ങൾക്കു വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ലഭിക്കും. ഇതുനിമിത്തം കൊട്ടാരക്കര ജനങ്ങൾക്കു വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതിനു വേണ്ട ചെലവിൽ ഒരു ഓഹരി കുടിയാന്മാർ കൊടുക്കുന്നതിനും തയ്യാറാണെന്നുകൂടി ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വൈക്കം താലൂക്കിൽ ചില കൃഷിക്കാര്യത്തു വേലകളുടെ ആവശ്യം.

മിസ്റ്റർ പി, സി കൃഷ്ണപിള്ള—(വൈക്കംതാലൂക്കു മെംബർ) വൈക്കം പട്ടണത്തിൽകൂടി ഒഴുകികൊണ്ടിരുന്ന കണിയാൻതോടു മണ്ണുകേറി അടഞ്ഞുവരുന്നതുകൊണ്ടു വർഷകാലത്തിൽ കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകുകയും ഇതുനിമിത്തം നിലങ്ങളിൽഉള്ള വിളവിനും അടുത്തുള്ള പുരയിടങ്ങൾക്കും നാശം നഷ്ടം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. വെച്ചൂർ പകുതിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വള്ളയിൽതോടു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു തോട്ടിന്റെ സ്ഥിതിയും

വിഷയങ്ങൾ

ളുതുപോലെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ രണ്ടു തോടുകളേയും കഴിച്ചു നന്നാക്കണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പള്ളാത്തുറയാററിന്റെ തെക്കവശത്തു ഒരു മയിൽ നീളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉടപ്പിനെ ഒരു അണകെട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും ഒരു അത്യാവശ്യമായ പണിയാകുന്നു. ഈ ഉടപ്പു ൫൦ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായതാണു. ആ സമയംമുതൽവെള്ളപ്പൊക്കസമയത്തു വിളവുമുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കാർക്കും റോഡ് വെള്ളം കേറിഇടിഞ്ഞുപോയതുനിമിത്തം വഴിയാത്രക്കാർക്കുംകൂടി അതു വളരെ സങ്കടത്തെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞയാണ്ടിൽ ഈ മടനിമിത്തം ൮൦൦൦ പറ നിലത്തിലുള്ള വിളവു നശിച്ചുപോയി.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കിൽ ചില കൃഷിമരാമത്തുപണികളുടെ ആവശ്യകത

മിസ്റ്റർ എസ്. പരമേശ്വരമേനവൻ—(അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കു മെംബർ) കഴിഞ്ഞ ൪ പത്തു കൊല്ലങ്ങളായി കായംകുളത്തു കായലിലുള്ള ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ പ്രവാഹംനിമിത്തം, വിശിഷ്യ, പറക്കാടു, അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ എന്നീ പകുതിയിലുള്ള നിലങ്ങൾക്കു വളരെ നഷ്ടം നേരിടുന്നുണ്ടു. ഈ ദോഷത്തെ നിവൃത്തിക്കുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗം കണ്ടു നിവൃത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ചുകൊല്ലങ്ങൾക്കകം ഈ നിലങ്ങൾ മുഴുവനും വിളവില്ലാത്തവയായി തീരും. അതുകൊണ്ടു (൧) തോട്ടപ്പള്ളി ചിറയിലുള്ള എല്ലാ മടകളേയും പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കുകയും ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ വരവിനെ തടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ബലമായും ഫലവത്തായും ഉള്ള ഒരു അണ കെട്ടുകയും (൨) കായംകുളം കായലിൽ നിന്നു കടലിലേക്കുള്ള വഴിയെ തക്കസ്ഥലത്തു മീനം അവസാനത്തോടുകൂടി എങ്കിലും തുറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു അത്യാവശ്യം ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗതത്തിനു ഉപയോഗമുള്ളതായ ഒരേ തോടു പറക്കാടുമുതൽ ആലപ്പുഴച്ചുങ്കംവരെ ൧൦ മയിൽ നീളമുള്ള തോടു ആകുന്നു. അതിനെ കഴിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം ആകുന്നു എന്നുകൂടി ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ തോട്ടിൽ വെള്ളക്കുറവു നിമിത്തം കുടിയാന്മാരുടെ വിളവുകളെ അതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—ഈ തോട്ടിനെപ്പററി ഗവർൺമെണ്ട് ഇതിനു മുമ്പിലെ ഉത്തരവു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കിവരുന്നു.

വിളവംകോട്ടതാലൂക്കിൽ ചില കൃഷിമരാമത്തുപണികൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം

മിസ്റ്റർ സി. രാമൻതമ്പി—(വിളവംകോട്ടതാലൂക്കു മെംബർ) കോതയാററണ കെട്ടുന്നതിനു മുമ്പു താലൂക്കിലുള്ള കൃഷിക്കു വേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ഗവർൺമെണ്ട് സഹായംചെയ്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തെക്കൻ ഡിവിഷനിൽ കോതയാററു വെള്ളംകൊണ്ടു ഗുണം സിദ്ധിക്കാത്ത താലൂക്കു വിളവങ്കോടുമാത്രമെയുള്ളു. കുഴിത്തുറയാററിന്റെ തറ അധികം താന്നതാകകൊണ്ടു ആ വെള്ളത്തെ പൊക്കികൊണ്ടു വരുന്നതിനു മാർഗ്ഗമില്ലാ. അതുകൊണ്ടു ആ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നു. വെള്ളം ഇല്ലായ്മ നിമിത്തം പലപ്പോഴും വിളവു പിഴച്ചുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടു താലൂക്കിലെ നിലങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി കോതയാററിൽ നിന്നു കാലുകൾ വെട്ടിക്കേണ്ടതാണെന്നും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ വലതും ചെറുതുമായ കുളങ്ങളെ നന്നാക്കിച്ചുതരേണ്ടതാണെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വെള്ളവരി കൊടുക്കുന്നതിനോ, കൂടുതൽ കരം കൊടുക്കുന്നതിനോ കുളങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതിനുവേണ്ട ചിലവിൽ പകുതി കൊടുക്കുന്നതിനോ ജനങ്ങൾ തയാറാണു. കുളങ്ങൾ നന്നാക്കികിട്ടിയാൽ മാത്രം കൊണ്ടു അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതാകുന്നു. കൃഷിമരാമത്തു റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കുളങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ ൧൦൯൦-ൽ പാസ്സാക്കി ഹർജികൾ യാതൊരനുകൂലമായ തീർച്ചയും ലഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻ—കൃഷിക്കാർ പേഷ്ക്കാരോടു അപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ആ പണി നടത്തണം എന്നു ആക്കോട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നു പേഷ്ക്കാർക്കു ബോധ്യം വന്നാൽ നിയമപ്രകാരം നടപടി നടത്തി ചിലവിൽ

വിഷയങ്ങൾ

പകുതി സർക്കാരിൽനിന്നു കൊടുക്കണം എന്നും കൃഷിമരാമത്തു റെഗുലേഷനിൽ വ്യക്തമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ മാതിരിയിലുള്ള ചെറിയ കുളങ്ങളുടെ അററകുററം തീർക്കുന്ന പണിയെ സുകരമാക്കുന്നതിനായിട്ടാകുന്നു കൃഷിമരാമത്തു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു. ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിൽ വന്നതിൽപിന്നീടു വിളവങ്കോട്ടിലെ കൃഷിക്കാർ സംബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അയച്ചിട്ടുള്ള ഹർജികളുടെ ലിസ്റ്റ് മെംബർ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു, അതിന്മേൽ നടപടി നടത്തുന്നതാകുന്നു.

നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കിൽ കൃഷിമരാമത്തു വേലകളുടെ ആവശ്യം.

മിസ്റ്റർ മാതേവൻ കേശവൻ (നെയ്യാററിങ്കരതാലൂക്കു മെംബർ) ഞങ്ങളുടെ കൃഷിക്കു അവലംബമായി ഏതാനും ചിറകളും ഏലാകളും കുളങ്ങളും മാത്രമെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അററകുററം തീർക്കാത്തതുകൊണ്ടും അതു ഹേതുവായി സമീപത്തുള്ള വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാർ അതിന്മേൽ സ്ഥലാതിക്രമണം ചെയ്തിരിക്കകൊണ്ടും അവ ഉപയോഗമില്ലാത്തവയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കു വേണ്ട വെള്ളം കിട്ടുന്നതിനു ജനങ്ങൾക്കു വൈഷമ്യം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടു. മരിച്ചീനികൃഷി നടത്താനായി അനേകംപേർ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾക്കു പോയിട്ടുണ്ടു. നെയ്യാററിൽ ഒരു കാൽ വെട്ടിച്ചു വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനു ഒരു സ്കീം ഒരിക്കൽ ആലോചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതു പിന്നീടു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുപോയി. താലൂക്കിൽ ഏകദേശം ൮൦൦ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടു. കൃഷിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി അവയെ അററകുററം തീർക്കുന്നതിലേക്കു താലൂക്കിലെ മുതലെടുപ്പിൽ പത്തിലൊരംശത്തെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ എം. കേശവപിള്ള (നെയ്യാററിങ്കരതാലൂക്കു മെംബർ) കുളങ്ങളും ചിറകളും പ്രായേണ നികന്നുപോയും സമീപസ്ഥന്മാരായ വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കയാൽ അവ നിഷ്പ്രയോജനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു വെള്ളം ഇല്ലാത്തതു നിമിത്തം കൃഷി മുടക്കുകളിൽ നശിച്ചുപോകുന്നു. ആററിലും തോടുകളിലും കുറെ വെള്ളം ഉണ്ടു; എന്നാൽ നിലങ്ങൾ അവയെക്കാൾ ഉയർന്ന നിരപ്പിൽ ആകയാൽ വയലുകൾക്കു വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതു യന്ത്രപ്രയോഗത്താൽ മാത്രമെ സാദ്ധ്യം ആകയൊള്ളൂ. തക്കതായ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ കുളങ്ങൾ കുഴിക്കയും, കൃഷിമരാമത്തു റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകളെ താലൂക്കിൽ അധികം ധാരാളമായി പ്രയോഗിക്കയും ഈ വകയ്ക്കു ബഡ്ജറ്റിൽ മുതൽ അനുവദിക്കയും ഈ പണികളെ ഒരു ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൃഷിഡയറെക്ടരെ ഭരമേല്പിക്കയും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ആവശ്യമുള്ള ചിലവിൽ ഒരു ഭാഗം തരുന്നതായാൽ കുളങ്ങളെ അററകുററം തീർക്കുന്ന ജോലി കൃഷിക്കാർതന്നെ ഏററു നടത്താമൊ എന്നു ദിവാൻ ചോദിച്ചതിനു മറുപടിയായി ജനങ്ങൾ വളരെ ദരിദ്രന്മാരാണെന്നും അവർക്കു യാതൊരുവിധച്ചിലവും നേരിടാനു കഴിവില്ലായെന്നും മുഴുവൻചിലവും ഗവർൺമെണ്ടുതന്നെ സഹിക്കണം എന്നും മെംബർ ബോധിപ്പിച്ചു.

ദിവാന്റെ മറുപടി നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ചില കൃഷിമരാമത്തു വേലകളുടെ ആവശ്യം.

മിസ്റ്റർ പി. കെ. കേശവപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. (തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കു മെംബർ) പട്ടണത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ പുത്തരിക്കണ്ടംമുതൽ വഞ്ചിയൂരിൽക്കൂടി വേളിക്കുപോകുന്നതായ തോട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ശോചനീയംതന്നെയായിരിക്കുന്നു. പബ്ലിക്‌വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാർ അതിനെ തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു മലമൂത്രാദികളെ നിക്ഷേപിക്കാനായി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സഭായോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അതുസംബന്ധിച്ചു യാതൊന്നും നടത്തപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. ഈ ദോഷത്തെ അടുത്തകാലത്തിൽതന്നെ മാറേറണ്ടതു ഏററവും ആവശ്യമാകുന്നു. തോട്ടിന്റെ ഇരുവശത്തും കൈവരിച്ചുവരുകൾ കെട്ടണം എന്നും അതിനെ ശരിയായവിധത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയും ശുചിയായസ്ഥിതിയിൽ വച്ചിരിക്കയും ചെയ്യണം എന്നും ഞാൻ

വിഷയങ്ങൾ

അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനി, താലൂക്കിലെ കൃഷിക്കു വെള്ളം കിട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു പറയാനുണ്ടു. ഈ മാറ്റത്തിൽ കൃഷിക്കാൎക്കു യാതൊരു സൌകൎയ്യവും നല്കപ്പെടുന്നില്ല. പണ്ടു ചില കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടും കുളപ്പുറവുകൾ അടുത്തുള്ള വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ പതിഞ്ഞ ഭൂമികളോടുകൂടി ചേൎക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇതു ഹേതുവായി നിലങ്ങൾക്കു വെള്ളം പായിക്കുന്നതിനു യാതൊരു കുളവും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയായി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ഈ പഴയകുളങ്ങളെ വിണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പൂൎവസ്ഥിതിയിലാക്കേണ്ടതിനും ഏൎപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിലേക്കുള്ള ചിലവിൽ ഒരു അംശം വഹിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധന്മാർ ആകുന്നു.

ദിവാൻ—വാസ്തവത്തിൽ കുളങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവയെ പുറമ്പോക്കു എന്ന ഇനത്തിൽ കൊള്ളിച്ചിരിക്കയാണൊ? ഈവിധമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മിക്കവയും കുളങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ടു അവയെ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പതിച്ചുകിട്ടണം എന്നു സാധാരണമായി വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

മെംബർ—കുളങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം പുതുതായി കുളങ്ങൾ കുഴിപ്പിക്കണം. താലൂക്കിൽഉള്ള പല കുളങ്ങളുടേയും സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോൎട്ട് വരുത്തിക്കണംഎന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഇനി അരുവിയൂർ സ്കീമിനെപ്പററി പറയാം. ഇതു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ ഈ സ്കീം നടത്തിക്കുന്നതിലേക്കായി വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ലഭിക്കണംഎന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരംതാലൂക്കിൽ ചില കൃഷിമരാമത്തു വേലകളുടെ ആവശ്യം

മിസ്റ്റർ കെ. അച്യുതൻപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. (തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കു മെംബർ) ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ തോന്നയ്ക്കൽ സ്കീമിനെപ്പററി പ്രസ്താവിക്കാം. എൻജിനിയർ സ്ഥലത്തെത്തി ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിഎന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ തഹശീൽദാർ ഒരു റിപ്പോൎട്ട് സമൎപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നുംഞാൻ അറിയുന്നു. വല്ല സ്കീമും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അടുത്തകാലത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കൃഷിമരാമത്തുകൾക്കായി കരിപ്പൻതുമ്പുതോടും കഞ്ഞിക്കുഴിത്തോടും വെള്ളൂർ തോടു നന്നാക്കണം

മിസ്റ്റർ മാത്യു അലെക്സാൺഡ്രിയോസ് (കോട്ടയംതാലൂക്കു മെംബർ) വൈവാത്തൂരിലെ നിലങ്ങൾക്കും നട്ടാകം നിലങ്ങൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും അവയെ പുഷ്ടിയാക്കുന്നതും ആയ പ്രധാനതോടുകൾ മീനച്ചൽ ആററിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കരിപ്പൻതുമ്പും കഞ്ഞിക്കുഴിത്തോടും വെള്ളൂർതോടും ആകുന്നു. അവ മണ്ണുകേറി അടഞ്ഞുപോയിരിക്കകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ അവയെ മതിയായവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവയെ കുഴിക്കയും മണ്ണു മാററുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ സ്ഥലത്തെ കൃഷിക്കാൎക്കു വളരെ ആദായകരം ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കല്ലടയാററിൽ നിന്നുതൊടിയിൽകായലിലേക്കുള്ള തോടുകളും ആ ആററിന്റെ പറയങ്കരി ശാഖയും നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ എൻ. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള (മാവേലിക്കരതാലൂക്കു മെംബർ) താലൂക്കിൽ കല്ലടയാർഎന്ന പേരുള്ള ഒരു ആറമാത്രമേയുള്ളു. ഇതിൽനിന്നും രണ്ടു തോടുകൾ ശാഖകളായി പിരിയുന്നുണ്ടു. ഒന്നു വടക്കോട്ടായി ചെന്നിത്തലയിലെ പുഞ്ചനിലങ്ങൾക്കും മറെറാന്നു തെക്കോട്ടു പള്ളിക്കൽമുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ വിരിപ്പും മുണ്ടകനും നിലങ്ങൾക്കും പോകുന്നു. ഈ തോടുകൾ മണ്ണുകൊണ്ടു അടഞ്ഞുപോയി. ഇതുനിമിത്തം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിലങ്ങൾക്കു വരം ഇടുന്നതിനു സൌകൎയ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കു വലുതായ നഷ്ടം നേരിടുന്നു. പറയങ്കരതോട്ടിന്റെ വടക്കെ ശാഖയെ നന്നാക്കണം എന്നു ൧൦൯൦ ജൂലൈ ൩൧-ലെ ൭൪൭/P. W. നംബർ ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും അതുസംബന്ധിച്ചു ഇതുവരെ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നന്നാക്കേണ്ടിയഭാഗം ൧ ?

വിഷയങ്ങൾ

മൈൽ ദൂരത്തോളമെയുള്ളു. ഇതിനു ഏകദേശം ൫,൦൦൦ രൂപാ ചിലവാകും. എന്നാൽ ഈ പണി നടത്താത്തതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കാർക്കു ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വളരെ അധികമാകുന്നു. ൨,൭൦൦ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള നിലങ്ങളിൽ കൃഷി നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. തെക്കെശാല ആറാട്ടുകടവിൽനിന്നു തൊടിയിൽകായലിലേക്കുള്ള തോടു ആകുന്നു. ഇതു വെള്ളപ്പാച്ചലിനു തീരെ ഉപയോഗമല്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിലങ്ങൾക്കു വെള്ളം പായിക്കുന്നതിനു ൩൫൦ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള ഒരു പുറമ്പോക്കുഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം സംഭരിച്ചുവരുന്നു. ഈ തോട്ടിനെ നന്നാക്കുന്നതായാൽ ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിയായി കിടക്കുന്ന അനേകം ഏക്കർ ഭൂമി കൃഷി നടത്താവുന്നവയായി തീരും എന്നു മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരിശുനിലങ്ങളും കൃഷിക്കായി ജനങ്ങളുടെപേരിൽ പതിക്കാവുന്നതുംആയിതീരും. മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു തോടുകളേയും താമസംകൂടാതെ നന്നാക്കുന്നതിനു ആജ്ഞകൾ കൊടുക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കുറിച്ചിപ്പുഴത്തോടു വെട്ടുന്നു

മിസ്റ്റർ ഉതുപ്പൻ തൊമ്മ (ചങ്ങനാശേരിതാലൂക്കു മെംബർ) കുറിച്ചിപ്പുഴതോടു ഇപ്പോൾ വീതികുറഞ്ഞും ജനങ്ങൾക്കു അധികം ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലും ഇരിക്കുന്നു. അതിനെ വീതികൂട്ടി നന്നാക്കുന്നതായാൽ തിരുവല്ലായിലേയും ചങ്ങനാശേരിയിലേയും ജനങ്ങൾക്കു താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു:—

(൧) ഏഴുമില്ലത്തിലും പായിപ്പാട്ടിലുംഉള്ള നിലങ്ങൾക്കു ധാരാളം ജലസൌകര്യം ഉണ്ടാകും.

(൨) വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ വിളവു നശിച്ചുപോകുന്നതായ കവിയൂർ പുഞ്ചനിലങ്ങളിൽ കൃഷി സൌകര്യമായി മേലിൽ നടത്താവുന്നതായിരിക്കും.

(൩) കുട്ടനാട്ടുനിലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടുകൊല്ലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൃഷി നടത്തുന്നു. അതിനുപകരം ആണ്ടുതോറും അവിടെ കൃഷി നടത്താവുന്നതാകും.

(൪) മണിമലയാറിന്റെ കരകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വനം വിളവിനെ ചങ്ങനാശേരി ചന്തയിലേക്കു എളുപ്പമായി കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയാകും.

(൫) നിലങ്ങളിലെ ചിറകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു അധികമായി ആവശ്യമുള്ള വൃക്ഷക്കൊമ്പുകൾ സുലഭമായി കൊണ്ടുവരാം.

(൬) ആറ്റിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആറുകളിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വളമണ്ണുകൊണ്ടു കുട്ടനാട്ടുനിലങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങൾആയി തീരാൻ ഇടയാകും.

(൧) ഇവയ്ക്കു ചിലവുചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരിയെ കൃഷിക്കാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ (൨) എത്രകൊല്ലം കാലത്തേയ്ക്കു ഈ പണി നടത്താതെ മാററിവയ്ക്കണം എന്നു ഗവർണ്മെണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവൊ അത്രത്തോളം കൊല്ലങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ ചിലവാകാവുന്ന തുകയ്ക്കു പലിശ ഗവർണ്മെണ്ടിനു കൊടുക്കുകയാകട്ടെ എന്നീ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നു അനുസരിച്ചു ഈ തോട്ടിനെ നന്നാക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൃഷിവായ്പ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു വായ്പകിട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷിക്കാർക്കു സൌകര്യങ്ങൾ നല്കുന്നതിനു ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണംഎന്നും വായ്പിനു അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പററി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷിഡൈറക്ടരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആഫീസരായി നിയമിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

കായംകുളത്തുകായലിൽനിന്നു ഉപ്പു കേറി വിളവു നശിപ്പെടാതിരിക്കാൻ പത്തിയൂർതോട്ടിൽ ഒരു ചിറ്റു കെട്ടണം

മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞുചാന്നാർ (ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) വേനല്ക്കാലങ്ങളിൽ കായംകുളത്തുകായലിൽനിന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കേറി തോപ്പുകളേയും തെങ്ങുകൃഷിയേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. പത്തിയൂർ തോട്ടിൽ പാട്ടുകടവിൽ ഒരു ചിറ്റു പണിയിക്കുന്നതായാൽ ഇപ്രകാരം ഉപ്പുവെള്ളം കേറുന്നതിനു അതു ഒരു തടസ്ഥമായി ഇരിക്കുന്നതുകൂടാതെ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കയും ചെയ്യും. എന്നുമാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളം ഇതുനിമിത്തം കിട്ടുന്നതിനും ഇടയാകും.

ദിവാൻ—ഈ വിഷയത്തെപ്പററി അന്വേഷിക്കുന്നതാകുന്നു.

വെള്ളംപൊങ്ങി വിളവു നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, വാൾവെച്ചതോട്ടം പകുതിയിൽ മേലേതുകളത്തിന്റെ കിഴക്കുവശത്തു കൂടുതൽ വെള്ളം വെളിയിൽ പോകുന്നതിലേക്കു ഒരു ചിറ്റു കെട്ടണം.

മിസ്റ്റർ സി. മാധവൻപിള്ള ബി. എ. (കല്ക്കുളംതാലൂക്കു മെംബർ) തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ലാ എന്നുള്ള നിലവിളി ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വിളവുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടു ചേതം ഉണ്ടായി എന്നു പറയുന്നതു ക്രമവിരുദ്ധമായി തോന്നാം. പാംപൂർണിവാസ്സ് ൫൦ മയിൽ ദൂരമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാൽ ആകുന്നു. ആണ്ടിൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും അതു വററിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ വർഷകാലങ്ങളിൽ, വടക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ യാതൊരു നദിയും എത്ര നാശം വരുത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം ചേതം ഈ ചാലും വരുത്തുന്നുണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഈയിടയായി അതിൽ ക്രമംകൊണ്ടു മണ്ണുകേറി അടയുകയും ഏലാകളിലെ വെള്ളം അതിലേയ്ക്കു ഒഴുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു. അതു ഹേതുവായി സമീപത്തിലുള്ള നിലങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ആയിപ്പോകുന്നു. കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞാണ്ടു ഈ സ്ഥലത്തു യാതൊരു കൃഷിയും നടത്തിയില്ല. എന്റെ അപേക്ഷ ന്യായമാണെന്നു ഇറിഗേഷൻ എൻജിനിയർ സമ്മതിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു. ഈ ചേതം വരാതെ തടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു ചിറ്റു പണിയിക്കുന്നതിന്നു ചിലവാകാവുന്ന തുകയിൽ പകുതി വഹിക്കുന്നതിനു സ്ഥലം നിവാസികൾക്കു മനസ്സുണ്ടുതാനും.

ദിവാൻ—ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ പണി നടത്താവുന്നതാണെന്നു പേഷ്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ, എത്രതന്നെയായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലവു ൩൦൦ രൂപായിൽ കവിയുകയില്ല.

നാഞ്ചിനാട്ടിൽ കോതയാർ കൃഷിമരാമത്തു കാലുകളുടെ കരകളെ നന്നാക്കണം

മിസ്റ്റർ രാമസ്വാമിമീനാക്ഷി ചെട്ടിയാർ (നാഗരുകോവിൽ കച്ചവട സംഘം വക മെംബർ) കാലുകളുടെ കരകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ചും അനന്തൻകുളം കാലിന്റെ കരകളിൽ, വയലുകൾക്കു വളം കൊണ്ടു പോകുന്നതിലും അവയിൽ നിന്നു നെല്ലു മുതലായ വിളവുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും വണ്ടി പോകുന്നതിനുള്ള റോഡുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൃഷിക്കാർ വലിയ സങ്കടം അനുഭവിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവയെ ചുമട്ടുകാർ കൊണ്ടു പോകുന്നു. ഇതു വലിയ അസൌകര്യത്തിനും നഷ്ടത്തിനും ഹേതുവായി തീരുന്നു. കോതയാർ പ്രാജക്ട് സംബന്ധമായി അമിതമായ പണം ചിലവു ചെയ്തിട്ടു കുറി കൃഷിക്കാർക്കു വലുതായ സൌകര്യങ്ങൾ നല്കുന്നതായ കാലുകളുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള റോഡുകളെ നന്നാക്കുന്നതിലേക്കു വേണ്ടി വരാവുന്നതായ സ്വല്പ തുകയെ ചിലവു ചെയ്വാൻ ഗവർൺമെണ്ട് മടിക്കരുതു. അതുകൊണ്ടു കാലുകളുടെ ഇരുകരകളേയും വീതികൂട്ടി അവയെ വണ്ടി പോകത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ നന്നാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

... കൊല്ലം ... സ്ഥലം ... ഗോഡൌൺ ... ചിലവു ... ണ്ടാക്കണം

മിസ്റ്റർ കെ. എ. കൃഷ്ണപട്ടർ (കൊല്ലം കച്ചവട സംഘം മെംബർ) തീരുവ ചരക്കുകളെ ചുങ്കം വക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പക്കൽ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു മുമ്പായി അവയെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനു കടപ്പുറത്തും റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ സമീപിച്ചും ശരിയായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാകുന്നു. ചരക്കുകൾ വച്ചു താമസിപ്പിക്കുന്നതിനു വള്ളക്കാർക്കും റെയിൽവേയ്ക്കും കച്ചവടക്കാർ താമസച്ചിലവു കൊടുക്കേണ്ടതു നിർബന്ധമായിരി

വിഷയങ്ങൾ

കന്നു. അതിനും പുറമെ ചരക്കുകൾക്കു വെയിലും മഴയും തട്ടുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്കു ചേതവും വരുന്നുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു കച്ചവടത്തെ സുലഭമാക്കുന്നതിലെക്കായി കടപ്പുറത്തും റെയിൽവെസ്റ്റേഷൻ സമീപിച്ചും പണ്ടകശാലകൾ പണിയിക്കണം എന്നു ഞാൻ നിർബന്ധമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൊച്ചുപിലാമൂടു മുതൽ സഞ്ചായക്കടവു വരെ തോട്ടിന്റെ ഇരു കരയിലും ഉള്ള റോഡുകളെ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടു പോകത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ ആക്കണം എന്നും തോട്ടിൽ അവിടവിടെയായി വള്ളക്കടവുകൾ കെട്ടിക്കണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ—കടപ്പുറത്തു ഒരു പണ്ടകശാല കെട്ടുന്നതിനു അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കി അയക്കണം എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു.

൬൮. ചന്തസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വള്ളക്കടവു കെട്ടിച്ചു ചന്തയുടെ വിസ്താരം വർദ്ധിപ്പിക്കും പറവൂർ ചന്തയെ നന്നാക്കണം.

മിസ്റ്റർ എ. ഗോവിന്ദമേനവൻ ബി. ഏ. (പറവൂർ താലൂക്കു മെംബർ) ചന്ത കൂടുന്ന സ്ഥലം വീതി കുറഞ്ഞതും വൃത്തിഹീനവും ആയിരിക്കുന്നു. പറവൂർ, ആലങ്ങാടു, ഈ താലൂക്കുകളിൽ നിന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ അവിടെ വിക്രയത്തിനായി പോകുന്നുണ്ടു. ൨൦൦-ൽ അധികം വള്ളങ്ങൾ ചന്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ വരുന്നു. എന്നാൽ ശരിയായ കടവുകൾ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിപ്പോകുന്നു. ആററിന്റെ ഒഴുക്കു വളരെ ബലമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വള്ളങ്ങളെ അവിടെ കെട്ടിയിടാൻ പാടില്ല. ഈ സ്ഥിതിക്കു ചന്തസ്ഥലത്തേയും വള്ളക്കടവിനേയും നന്നാക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ. ഒരു അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കി അയക്കുന്നതിനു ചീഫ്എൻജിനീയരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു

൬൯. വാടിമുതൽ കൊച്ചുപിലാമൂട്ടുവരെ ഉള്ള കൊല്ലം കടൽക്കരയെ [illegible] കെട്ടി കടലിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കയും [illegible] ആരോഗ്യസ്ഥലം ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു.

മിസ്റ്റർ പി. കേശവപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എൽ. (കൊല്ലം പട്ടണ പരിഷ്കരണകമ്മിറ്റി മെംബർ) തങ്കശ്ശേരിക്കും കൊച്ചുപ്പിലാമൂട്ടിനും നടക്കുള്ള സമുദ്രം കുറെക്കാലമായി വേഗത്തിൽ കരകേറി വരുന്നുണ്ടു. ആണ്ടിൽ ൧൫ അടിവീതം കഴിഞ്ഞ ൭൦ കൊല്ലംകാലത്തേക്കു സമുദ്രം കരയ്ക്കുകേറി വരികയാകുന്നു. ഇതിനെ തടുത്തില്ലെന്നുവരികിൽ ഈ കണക്കിനു ആയിരത്തിനുമേൽ രണ്ടായിരത്തിനകം തെങ്ങുകളേയും അത്രത്തോളം കുടിലുകളേയും വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടു പോയേക്കാം. ഇപ്രകാരമുള്ള അതിക്രമണം ഏററവും അധികമായിരിക്കും എന്നു ഭയപ്പെടപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങൾ കൊച്ചുപിലാമൂട്ടിനുസമീപവും കച്ചേരിക്കു പടിഞ്ഞാറും ആകുന്നു. ഇതിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ശരിയായവിധത്തിൽ ൧൦ ഗ്രോയിൻസ് പണിയിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ ആപല്ക്കരമായസ്ഥിതിയെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുതപണിയുടെ ചിലവു അത്രവളരെ കൂടുതൽആണെന്നു വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല.

ദിവാൻ- പബ്ലിക്ക്‌വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുവരികയാകുന്നു. ഈ വിഷയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഞാൻ നോക്കികൊള്ളാം.

VI ജനാരോഗ്യം.

(എ) പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിറ്റികൾ.

൭൦. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികളുടെ അധികാരങ്ങളെ കൂട്ടേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു

മിസ്റ്റർ എ. എം. കുമാരപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എൽ (നാഗർകോവിൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിമെംബർ) കമ്മിറ്റികൾ ചിലവുചെയ്യേണ്ട നടത്തേണ്ടസംഗതികൾ വർദ്ധിച്ചുവരുകയും അവയെ സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു ശക്യമല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകളെ ചിലവുചെയ്യുന്ന സംഗതിയിലും ജീവനത്തിനു ആളുകൾ ആക്കുന്ന സംഗതിയിലും കമ്മിറ്റികളുടെ അധികാരത്തെ കൂട്ടേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു ഇനത്തിനുള്ള തുകയെ മറെറാന്നിലേക്കായി മാററി ചിലവുചെയ്യുന്നതിനായി മുൻകൂട്ടി ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കുന്നതിനു എളുപ്പമില്ലാത്ത അടിയന്തരകാര്യങ്ങളിൽ ബഡ്ജട്ട് തുകകളെ അധികരിക്കാതിരിക്കുന്നകാ

വിഷയങ്ങൾ

യ്യത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു കമ്മിട്ടിയുടെ ശുപാർശപോലെയും പ്രകാരം ചിലവുചെയ്യുന്നതിനു അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിയമനത്തിനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ആകട്ടെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ കച്ചേരിസ്ഥലം പത്മനാഭപുരത്തു ആകയാൽ ശിപായികളുടെ ജോലിയുടെമേൽ വിചാരം വഹിക്കുന്നതു എളുപ്പമല്ലാ. അവരെ നിയമിക്കുക അവരെ പിഴനിശ്ചയിക്കുക എന്നീ സംഗതികളിൽ കമ്മിട്ടിക്കു അധികാരം കൊടുത്താൽ മാത്രമെ ഫലവത്തായി ജോലി നടത്തുന്നതിനു കഴികയുള്ളു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—ഒരു മേജർ ഹെഡ് ഇനത്തിൽ മിച്ചംവരുന്നതുകയിൽ അതിനെ മറെറാരു ഇനത്തിൽ ചിലവാക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾക്കു റീ അപ്പ്രാപ്രിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമെണ്ട് അയക്കുകയും അനുവാദം ലഭിക്കയും മാത്രമെ ചെയ്യേണ്ടതൊള്ളു.

൭൭ പറവൂരിൽ ഒരു പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിററി സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ എ. ഗോവിന്ദൻ മേനവൻ ബി. എ (മെംബർ പറവൂർതാലൂക്കു) പറവൂരിൽ ഒരു പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി ഏർപ്പെടുത്തണം. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ അധികാരത്തെ കൂട്ടേണ്ട സംഗതിയെ പററി മിസ്റ്റർ കുമാരപിള്ള പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളോടു ഞാനും യോജിക്കുന്നുണ്ടു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—പറവൂരിലെ വകക്കു ഗവർൺമെണ്ട് നടപടി നടത്തിവരുന്നു.

൭൮ വൈക്കം പട്ടണത്തിലെ ശുചീകരണത്തിനും ജനാരോഗ്യത്തിനും വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ.

മിസ്റ്റർ ജി. വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ (വൈക്കം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി മെംബർ)—പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പെ പട്ടണത്തിൽ ൩ ½ മൈൽദൂരം റോഡ് മാത്രമെ ശുദ്ധി വൃത്തിയാക്കി വന്നിരുന്നൊള്ളു. അതിലേക്കു ഗവർൺമെണ്ട് ൬൩,൦൦ രൂപാ അക്കാലത്തു ചിലവുചെയ്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിന്റെ അതിർത്തിയെ വിസ്താരം ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ൬൭ ½ മൈൽ ദൂരം റോഡ് ശുദ്ധി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായും ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ൯ വിളക്കുകളെ ഉള്ളു. ഇവ ആവശ്യത്തിനു മതിയാകാതിരിക്കുന്നു. നാല്പതോ അമ്പതോ വിളക്കോളം ആവശ്യം ഉണ്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവഹിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ ശിപായികളും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർൺമെണ്ട് ഗ്രാണ്ടായ ൫൦൦ രൂപായും ലൈസെൻസ് ഫീസിലും വേറെമാർഗ്ഗങ്ങളിലും ആയി കിട്ടുന്നവരവും കൂടി ആകപ്പാടെ ൬൫൦൦ രൂപായോളം വരവുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഏററവും കുറഞ്ഞ റേട്പ്രകാരം നോക്കിയാലും പട്ടണത്തിൽ ഉടൻ വേണ്ടതായ അത്യന്താവശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനു ൩,൦൦൦ രൂപാ വേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കുറെഞ്ഞതു അഞ്ചുവർഷംകാലത്തേക്കുഎങ്കിലും ആണ്ടുതോറും ൬൩,൦൦ രൂപാ വീണ്ടും ഗ്രാണ്ട് തരണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ടു ചിലവിനു വേണ്ടതുക മുഴുവനും കമ്മിട്ടി ഉണ്ടാക്കുംഎന്നു ആശംസിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൭൯ കോട്ടയത്തു വിസ്താരമായ മൈതാനം ... വിശ്രമസ്ഥലങ്ങളും

മിസ്റ്റർ പി. എം. ചാക്കൊ ബി. എ (കോട്ടയം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി മെംബർ) കോട്ടയം പുത്തൻകച്ചേരിക്കു കിഴക്കു ഒരു ഏക്കറോളം വിസ്താരത്തിൽ ഒരു തുറസ്സായസ്ഥലമേ കോട്ടയത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം എന്നു പറയാനായി ഉള്ളു. പട്ടണത്തിലെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായ ജനതതിയുടെ കൂടിവരുന്ന ആവശ്യത്തിനു ഇതു മതിയാകാത്തതായിരിക്കുന്നു. ഈ നഗരത്തിൽ നാലൊ അഞ്ചൊ (ക്ലബുകൾ) സംഘങ്ങൾ ഉള്ളതു കൂടാതെ ൨൦൦൦ത്തിൽപരം വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ബാലന്മാർ തിങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതിലേക്കു ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം ആവശ്യം ആകുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്കുവശം സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഗവർമ്മെണ്ട് ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലംകൂടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നതായാൽ ആരോഗ്യകരമായ വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരംപോക്കിനും അതു ഒരു വലിയ ഉപകാരം ആയിരിക്കും എന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ദിവാൻെറ മറുപടി—നോട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിളക്കുകൾ

ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മിസ്റ്റർ പി. ജോസഫ് ... (ആലപ്പുഴ പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി മെംബർ) തെരുവുകളിലുള്ള വിളക്കുകൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുള്ളതും പ്രകാശമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കുന്നതുംകൊണ്ട് അവ ഉപകാരത്തിനു പകരം അധികം ഉപദ്രവകരമായിട്ടത്രെ ഇരിക്കുന്നു. പത്തുവർഷം മുമ്പ് ... മൈൽ ദൂരം റോഡിൽ ... വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ... മൈൽ ദൂരം റോഡ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും എണ്ണം വിളക്കുകളെ ഉള്ളു. പണത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് പത്തുവർഷമായിട്ടു വിളക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെ കമ്മിട്ടി കൂട്ടാതിരിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി മുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്നു പല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കരം പിരിച്ചുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം വിളക്കുകൾ ഇടുന്നില്ലെന്നു അവർ പറയുന്ന ആവലാധി ന്യായമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പല അവസരങ്ങളിൽ കമ്മിട്ടി ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ഗവർൺമെണ്ടിനെ ധരിപ്പിച്ചു വിളക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടുന്നതിന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ കമ്മിട്ടിയുടെ വകമുതലായി ... രൂപാ മിച്ചം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ വിളക്ക് ഇടുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ സ്ഥിതിക്കു പട്ടണത്തിൽ അധികം നന്നായി വിളക്കുകൂട്ടുന്നതിന്നു കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കയാണ് വേണ്ടതു എന്നു ഞാൻ നിർബന്ധമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ഗവർൺമെണ്ടിലേക്കു കമ്മിട്ടി വീണ്ടും എഴുതിഅയക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നതിനു കുഴൽക്കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കി ... വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം.

മെംബർ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: പട്ടണത്തിൽ ശുദ്ധജലം വളരെ കുറവാകകൊണ്ടു മലിന ജലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾ പെരുക്കാൽ മുതലായ ചിത്ത ദീനങ്ങൾക്കു അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൽ കച്ചവടത്തിന്നു ഏററവും പ്രധാനമായ തുറമുഖം ആലപ്പുഴ പട്ടണം ആകുന്നു. കച്ചവടത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും ഈ പട്ടണം ദിവസംതോറും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവരികയാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു പട്ടണത്തെ ആരോഗ്യകരവും യോഗ്യവും ആയ സ്ഥിതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതു ഏററവും പ്രധാനമായ കാര്യം ആകുന്നു. ശുദ്ധജലം ലഭിക്കേണ്ടതു അതിനിർബന്ധമായ ആവശ്യം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ കാര്യത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ തൽക്കാലാവശ്യത്തിന്നായി ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ സൌകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽകിണറുകൾ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. പന്ത്രണ്ടു കുഴൽകിണറുകൾ അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു.

പട്ടണങ്ങൾ ... ഗ്രാന്റു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യകത.

മിസ്റ്റർ ഇ. എൻ. കേശവപിള്ള ബി. എ. (കായങ്കുളം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടി മെംബർ) പട്ടണ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും ഉള്ള റെഗുലേഷൻ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിൽ വച്ചു കച്ചവടം നിമിത്തവും ചരിത്ര സംബന്ധമായും ഏററവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു കായങ്കുളം ആകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാണ്ട് ആയ ൬൦൦ രൂപ, പട്ടണത്തിൽ ശരിയായിട്ടു വിളക്കു വെക്കുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനും തികയുന്നില്ല. പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും ആശംസകളേയും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു കമ്മിട്ടിക്കു സാധ്യം അല്ലാതിരിക്കുന്ന പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനു തന്നെ ... വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവനക്കാർ പട്ടണ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നതിനു മതിയാകാത്തതാകുന്നു. ഓവർസീയർക്കു അനേക വിധമായ അധികജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തെക്കൂട്ടേണ്ടതും ഗ്രാണ്ടിനെക്കൂട്ടേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം ആകുന്നു. ആലുവാ വൈക്കം എന്നീ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികൾക്കു കന്നു

വിഷയങ്ങൾ — കാലിച്ചന്തകളും മത്സരങ്ങളും മതപ്രായസമ്മേളനങ്ങളിൽ വേറെവിധം വരവുകളൊന്നും ആദായമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട. എന്നാൽ കായംകുളത്തിനു ഇവകമറ്റൊന്നുംഇല്ല. ആവശ്യകമായ നിശ്ചയങ്ങൾ ചോലിനടത്തുന്നതിനു ൨ ഓവർസിയർമാരും, ൨ ക്ലാർക്കും ൨ ശിപായിമാരും, ൧ വിളക്കുകൊളുത്തുന്നവനും എന്നുള്ളപ്രകാരം, ൪ വണ്ടിക്കാരും, ൧ വാക്കിനെല്ലാം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക ചിലവു ൨൫൦൦ രൂപായോളം ഇറിക്കും. കരത്തിൽ നിന്നും പിരിക്കാവുന്ന തുക ൧൫൦൦ രൂപാ മാത്രമെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട ൧൦൦൦ രൂപാകൂടി ഗ്രാൻ്റ് കൂടുതലായി ഗവർൺമെണ്ട് അനുവദിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ്റെ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പിറ്റെദിവസം കൂടാനായി ൧൧-മണിക്ക സഭായോഗം പിരിഞ്ഞു.

———

വിഷയങ്ങൾ

ആറാംദിവസം.

൧൯൨൦-ാംവഷം മാച്ച്മാസം ൬-
൧൦൯൫-മാണ്ട കുംഭമാസം ൨൩-

൧൯൨൦-ാംവഷം മാച്ച്മാസം ൬- ശനിയാഴ്ച കാലത്തു ൧൧മണിക്കു വീണ്ടും സഭായോഗംകൂടി.

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ശുചീകരണം

മിസ്റ്റർ എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ ബി. എ. ബി. എൽ (തിരുവനന്തപുരം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിമെംബർ) ശുചീകരണം വിജയവത്തായി നടത്തണം എങ്കിൽ ആ ജോലിസംബന്ധമായ പലഭാഗങ്ങളും ഒരേകൂട്ടം അധികാരസ്ഥന്മാരുടെ മേൽവിചാരത്തിലും ഭരണത്തിലും ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതു അതിപ്രധാനംആകുന്നു; എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽആകട്ടെ രണ്ടു കൂട്ടം മേൽ വിചാരക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു; അതാവിതു പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടിയും, പബ്ലിക്‌വോൎക്‌സു ഡിപ്പാട്‌മെണ്ടും ആകുന്നു. പട്ടണത്തിലെ നിരത്തുകളിനെ തൃപ്തികരമായ സ്ഥിതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു എല്ലാഇടവഴികൾ കാലടിപ്പാത, മുതലായവയെ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ പബ്ലിക്‌വൊൎക്‌സ്‌ഡിപ്പാട്‌മെണ്ടുകാർ പബ്ലിക്‌റോഡുകളെ മാത്രമേ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ടു ഈ ദോഷത്തെ മാറുന്നതിനായി ഈ രണ്ടു വിധം അധികാരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏപ്പാടിനെ നിറുത്തി ഇപ്പോൾ റോഡ് സംരക്ഷണത്തിനും വിളക്കുവെപ്പിനും ചിലവു ചെയ്യുന്ന തുകയോടു കൂടി റോഡുകളേയും അവയിൽ വിളക്കു വയ്ക്കുന്ന ജോലിയേയും പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയേ ഏല്പിക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സാനിട്ടറി ഡിപ്പാട്‌മെണ്ടിനെ ഡിവിഷൺ കച്ചേരിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചു അതിനെ വേറെ ഒരു ഡിപ്പാട്‌മെണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നു അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോട്ടിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പൂണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിലെ റോഡിൽ വെള്ളം തെളിക്കുന്നതും ഓടകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകുന്നതും തീരെ മതിയാകാതിരിക്കുന്നു. വെള്ളം തെളിക്കേണ്ടതു അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ള റോഡുകൾ (൧). മണക്കാട്ടു ചന്ത മുതൽ വെള്ളയമ്പലം കൊട്ടാരം വരെ ഉള്ള മെയിൻ റോഡും, (൨) ചാലക്കട റോഡും, (൩) കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള റോഡുകളും (൪) പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയിൽ നിന്നു വള്ളക്കടവിലേക്കുള്ള റോഡും ആകുന്നു. ഏതാനും വെള്ളം കൊണ്ടു പോകാനുള്ള വണ്ടികളും, പമ്പുകളും വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ആദ്യമായി ചിലവാകുന്നതിനു ൩,൦൦൦ രൂപാ ചിലവു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചിലവിനു വേണ്ട തുക കിട്ടിയാൽ ഈ ഏപ്പാടിനെ നടപ്പിൽ വരുത്താവുന്നതാകുന്നു, ഇനി ആണ്ടു തോറും വേണ്ടതായ വേല ക്ലിപ്തി പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി നിവ്വഹിക്കുന്നതാകുന്നു. ഓടകളെ കഴുകിനന്നാക്കുന്ന കാൎയ്യത്തെപ്പറ്റി പറയാം. പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയോടു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് ഡിപ്പാട്‌മെണ്ടു ൧൩ മൈൽ നീളം വരാവുന്ന ഓടകൾ ചെങ്കൽ കൊണ്ടു കെട്ടിട്ടുണ്ടു. ഈ ഓടകൾ മലങ്ങളും, അഴുക്കു വെള്ളവും കെട്ടി നില്ക്കുന്നതിനു സൌകൎയ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ ആയി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ ഹാനികരം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ ഓടകളെ ദിവസം പ്രതി രണ്ടു തവണ കഴുകേണ്ടതു അത്യാവശ്യം ആകുന്നു, എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പട്ടണത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ആയി അത്യന്തം അശുചിയായ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടു അവ ഫോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇരു പുറത്തും ഉള്ള പുത്തിരക്കണ്ടം എന്ന നിലങ്ങളും ഇവിടത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടും മുൻസിഫ് കോട്ടും ഇരിക്കുന്ന വളപ്പുകളും ആകുന്നു. പുത്തിരക്കണ്ടത്തെ നിരത്തി പൊതുവായ വിശ്രമ സ്ഥലം ആക്കണം എന്നു ഞാൻ നിദ്ദേശിക്കുന്നു. കോട്ടിനു ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ആകട്ടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി അവയെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിപ്പിക്കണം എന്നു അനേകം തവണ അദ്ദേഹത്തിനു നോട്ടീസ്

വിഷയങ്ങൾ

കൊടുത്തിട്ടും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സൎക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി റെഗുലേഷനെ പ്രയോഗിക്കാമൊ എന്നു എനിക്കു സംശയം തോന്നുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളെ കമ്മിട്ടിയുടെ മേൽവിചാരത്തിൽ ആക്കുന്നതായാൽ അവയെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ശുചിയായി വച്ചുകൊള്ളാം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി — തങ്ങളുടെ വക വളപ്പുകളെ ശുചിയാക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉടമസ്ഥന്മാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനു പട്ടണപരിഷ്കരണ റെഗുലേഷൻ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതു് ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അവരുടെ ജോലിയെ ചെയ്യിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കയാകുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു് അവൎക്കുവേണ്ടി ആ ജോലിയെ നിങ്ങൾതന്നെ ചെയ്യുകയല്ലാ വേണ്ടതു്. മെമ്പർ പ്രസ്താവിച്ച മറ്റു സംഗതികളെ നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

(ഡ) വൈദ്യസഹായം.

൭൯ വൈദ്യസഹായത്തെയും ഔഷധസംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളെയും വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു ചില നിൎദ്ദേശങ്ങൾ

മിസ്റ്റർ എ. പപ്പു ബി. എ. (ഗവൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ) ഔഷധങ്ങൾ മതിയായിടത്തോളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു സംസ്ഥാനത്തിലെ വൈദ്യസഹായത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതൃപ്തികരം ആയിരിക്കുന്നു. നാട്ടുവൈദ്യന്മാൎക്കു തക്കതായ പ്രോത്സാഹനം നൽകപ്പെടുന്നില്ലാ. ഇംഗ്ലീഷ് ഡാക്ടർമാൎക്കുപകരം ഒരു അധമമായ പ്രതിനിധി എന്നു മാത്രമേ അവർ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു. നാട്ടുവൈദ്യന്റേയും അയാളുടെ തൊഴിലിന്റേയും നേൎക്കു ഗവർൺമെണ്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ നിലയെ സശ്രദ്ധം ആലോചിച്ചു പരിച്ഛേദിക്കണം എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള പൎയ്യാലോചനത്തിന്റെ ഫലമായി വൈദ്യൻ അയാളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എതിരാളിയെക്കാൾ ഉലോം കുറഞ്ഞവനാണെന്നു കാണപ്പെടുന്നതായാൽ വൈദ്യനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡാക്ടരോളം ഉപകാരമുള്ളവനാക്കിത്തീൎക്കാൻ പാടുള്ളതാണൊ എന്നുംകൂടിയും ആലോചിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വൈദ്യനെ നന്നാക്കുന്നതു സാദ്ധ്യം ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതു അസാദ്ധ്യം ആണെന്നുവരികിൽ പൊതുജനരക്ഷാൎത്ഥം അയാളുടെ തൊഴിലിനെ ഉടനടി നിറുത്തേണ്ടതാകുന്നു. വൈദ്യന്മാർ സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളേയും ചികിത്സയിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളേയും പറ്റി ശരിയായവിധത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനു വ്യവസ്ഥചെയ്തു അതിന്റെ ജീവിതത്തേയും പൗരാണികമായ അതിന്റെ പ്രയോജനാതിശയത്തേയും നിൎണ്ണയിക്കുന്നതിനു ഒരു ന്യായമായ അവസരവും പരിശോധനവും എങ്കിലും ഗവർൺമെണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്‌വൈദ്യപരീക്ഷയിൽ ഗ്രാഡ്യുവേട്ട് ആയ ഒരു യുവാവിനെ മറ്റുജോലികൾ ഒന്നും കൂടാതെ ഈ വിധം അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി തക്കതായ പ്രയോഗശാലയും കൊടുത്തു പ്രസ്തുത ജോലിക്കു പ്രത്യേകമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജീവപ്രകൃതിശാസ്ത്രം, രോഗശാസ്ത്രം, രസായനവിദ്യ, ചിലവു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചികിത്സ, ധാതുക്കളുടേയും വിഷങ്ങളുടേയും ഗുണങ്ങൾ ഇവയെപ്പറ്റി നാട്ടുവൈദ്യന്മാൎക്കു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനു ഒരു പരിഹാരമായിട്ടു, ആയുൎവേദപാഠശാലയിൽ പഠിപ്പു പൂൎത്തിയാക്കിയതിനു മേൽ, [illegible] ഫിസിഷ്യന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്താൽ മേൽപറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിനു [illegible] സഹായികൾ [illegible] ഡിപ്ലോമാ [illegible] കൊടുക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടുവൈദ്യം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു [illegible] ജോലി പഠിക്കാൻ [illegible] കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഭാഗങ്ങൾ

മീനച്ചലിലെ ജനങ്ങൾക്ക വൈദ്യസഹായം.

മിസ്റ്റർ സി. മാത്തൻ മാപ്പിള (മീനച്ചൽ താലൂക്കമെംബർ) മീനച്ചൽ താലൂക്ക വിശേഷിച്ചും അതിന്റെ കിഴക്കെഭാഗങ്ങൾ മലമ്പനിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആശുപത്രി താലൂക്കിന്റെ ഏററവും പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തായിരിക്കയാൽ പൂഞ്ഞാർ, തെടനാട്ട, ചെന്നാട്ട ചോററു ഈ ദിക്കുകളിൽനിന്നും വളരെ അകലെയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട നാലുദിക്കിലെ ജനങ്ങൾക്ക പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയിൽനിന്നും യാതൊരുവിധ സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കുറെകാലത്തിനുമുമ്പു ഈ താലൂക്കിലെ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം ഈരാട്ടുപേട്ടയിൽവന്നു മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കുറെകാലം കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ ഈ ഏർപ്പാട നിറുത്തപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം ഈരാട്ടുപേട്ടയിൽ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നടപ്പിനെ വീണ്ടും നടപ്പാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വൈദ്യശാലപോലും ഇല്ല; താലൂക്കിൽ മലംപ്രദേശങ്ങളും അസൌകര്യങ്ങളും ആയ ഭാഗങ്ങളിൽ അതായതു ഭരണങ്ങാനം, ഈരാട്ടുപേട്ട, രാമപുരം, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കറുകച്ചാലിൽ ഒരു വൈദ്യശാല ഏർപ്പെടുത്തൽ.

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരകുറുപ്പ ഇരവികുറുപ്പ (ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കമെംബർ) ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിൽ നെടുംകുന്നത്തിലെ ജനങ്ങൾ വൈദ്യസഹായം ഇല്ലാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഏററവും അടുത്തതായ ചങ്ങനാശേരിയിലെ ആശുപത്രിക്കു ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു ൯ മുതൽ ൧൭ വരെ മൈൽദൂരം ഉണ്ടു. ൭൦൦൦ ത്തിൽപരം ജനങ്ങളിൽ മിക്കവരും ദരിദ്രന്മാരായ താഴ്ന്നജാതിക്കാർ ആകുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്പെൻസറി സ്ഥാപിക്കുന്നതു അധിക ഗുണമായിരിക്കും. ഇതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുവരികിൽ ചങ്ങനാശേരി മെഡിക്കൽ ആഫീസരുടെ വിചാരണയിൻകീഴിൽ കറുകച്ചാലിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമുള്ള ഒരു ഡിസ്പെൻസറി എങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

ആ സ്ഥലത്തു ഒരു വൈദ്യശാല മതിയാകുകയില്ലയൊ എന്നു ദിവാൻ ചോദിച്ചതിനു പ്രസവസംഗതികളിൽ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കു അതു മതിയാകുകയില്ലാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഒരു വൈദ്യശാല പോരാ എന്നു മെംബർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

പറവൂരിലെ ഡിസ്പെൻസറിയെ ഒരു ആശുപത്രിയാക്കണം

മിസ്റ്റർ എ. ഗോവിന്ദമേനോൻ ബി. എ (പറവൂർ താലൂക്ക മെംബർ) ഒരു അസിസ്റ്റണ്ട് സർജ്ജന്റെ സ്ഥാനത്തിനു കുറവല്ലാത്ത സ്ഥാനവലിപ്പത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽസ്ഥാപനത്തെ ഒരു ൧-ാം ക്ലാസ് ആശുപത്രിയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ദിവസേന ഹാജരാകുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ൧-ം ക്ലാസ് ആശുപത്രികൾ ഉള്ള ആലപ്പുഴ മുതലായ പട്ടണങ്ങളെക്കാൾ പറവൂർ കുറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കെട്ടിടം വിശാലമല്ലാത്തതും വളരെ അശുചിയായ ഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ചിലസമയങ്ങളിൽ ശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇല്ലാത്തതു നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്ക എറണാകുളത്തുനിന്നു വൈദ്യസഹായം അപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

ദിവാന്റെമറുപടി.— ഒരു നല്ലതായ ആശുപത്രി പണിയാൻ പ്ലാൻകളും അടങ്കലുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഒരു ശേഷിയുള്ള മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കേണ്ട സംഗതിയാകട്ടെ, ആരെ നിയമിക്കേണ്ട വിഷയം ഡർബാർ ഫിസിഷ്യന്റെ കൃത്യം ആകുന്നു എന്നു എനിക്കു പറയാനുണ്ടു.

VII. വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസ കോഡിലും സമ്പ്രദായത്തിലും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിലും ചില ഭേദഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു

മിസ്റ്റർ പി. കെ. കേശവപിള്ള (തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക) വിദ്യാഭ്യാസകോഡിലെ മൂലസിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചസാരമായ ന്യൂനതകൾ ജനങ്ങളുടെ സമുദായസംബന്ധമായും ധനസംബന്ധമായും ഉള്ള യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയെപ്പററിയുള്ള അജ്ഞാനവും കാര്യക്ഷമത എന്നുള്ള പ്രമാണത്തിൽ ക്രമത്തിലധികം പ്രാധാന്യം കല്പിക്കണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ഹേതുവായി ജനിച്ചവ ആകുന്നു. കാര്യക്ഷമത എന്നുള്ള ന്യായത്തെ തിരുവിതാ

വിഷയങ്ങൾ

...ക്കോട്ടിനെപ്പോലെ പാവപ്പെട്ടതായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ക്രമത്തിലധികം മുമ്പോട്ടുകൊണ്ടുവരരുതു. അതിലെ ജനങ്ങൾ അത്രത്തോളം പൊതുഗുണകാംക്ഷയുള്ളവർ അല്ല. കാര്യക്ഷമതവേണം എന്നുള്ളനീതിക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാഠശാലകളെ നന്നാക്കുകയേ ആകാവൂ, അവയെനശിപ്പിക്കരുതു. കോഡിലെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിക്കണം എന്നു ക്രമത്തിലധികം കഠോരമായി നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിനാലും വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ജീവനക്കാരുടെ അനുഭാവം ഇല്ലായ്മയാലും ഗ്രാണ്ട് നിറുത്തുന്നതിനും പാഠശാലകൾ നിന്നുപോകുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ടു. പള്ളിക്കൂടം ഇൻസ്പെക്ടരായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള ബി. എയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. പ്രസ്തുത കോഡ് കുടിവക പരിശ്രമത്തെ സമൂലാച്ഛേദനം ചെയ്കയും നാട്ടുഭാഷയിൽ ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ചും കലാവിഷയമായും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തിരസ്കരിക്കയുംചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കോഡിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥയും നിമിത്തം ജനിച്ചിട്ടുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെപ്പററി മെംബർ പിന്നീടു ബോധിപ്പിക്കയും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.—

(എ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹാജരുടെ ശതമാനാംശം.

ഓരോ സാദ്ധ്യായകാലത്തിനും നൂററിനു പ്രത്യേകമായി ൭൫ വീതം ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇപ്പൊഴത്തെ നടപ്പു അധികം സങ്കടത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. മദ്രാസ് പ്രെസിഡൻസിയിൽ രണ്ടുസാദ്ധ്യായകാലങ്ങളിലുംകൂടി ൬൦ % ദിവസങ്ങൾ ഹാജരായാൽ മതി എന്നു ചട്ടം ഉണ്ടു. ഒരുമുഴുവൻ സാദ്ധ്യായ വർഷത്തേയ്ക്കു ഹാജരിനുള്ള ശതമാനാംശത്തെ ൭൦ ആയി കുറയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാൻ:—ചില ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം; ഈ വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

(ബി) പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരാതെ വേണ്ട പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർക്കൽ.—ഒരു സെക്കണ്ടറി പാഠശാലയിൽ ആദ്യമായി ചേരുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരുബാലൻ മേൽ ക്ലാസിൽ ചേരുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ളവൻ ആയിരുന്നാലും, കോഡിലെ ൧൭-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു പ്രിപ്പാറേട്ടറി ക്ലാസിനെക്കാൾ ഉയർന്നതായ യാതൊരു ക്ലാസിലും അയാളെ ചേർക്കുന്നില്ല. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരാതെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഏതു ഫാറത്തിലേക്കു അയാൾക്കു യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നു കാണുന്നുവോ ആ ഫാറത്തിൽ അയാളെ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതു സങ്കടം തന്നെ. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ൩-ം ഫാറം വരെയെങ്കിലും ചേർക്കുന്നതിനു കോഡിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(സി) ഒരു പാഠശാലയിൽ നിന്നും മറെറാന്നിലേക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള താമസം.—ഒരു പാഠശാലാവിഷയകമായ ആണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ൩൦ സാദ്ധ്യായദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരുവിട്ടുപോകൽ സെർട്ടിഫിക്കെട്ട് കൊടുക്കാവൂ എന്നു കോഡിലെ ൧൩-ം വകുപ്പിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള അനുവാദത്തിൻപടി കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വിട്ടുപോകൽ സർട്ടിഫിക്കെട്ടോടുകൂടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മറെറാരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനു ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ഒന്നാം വാദ്ധ്യാർ അപേക്ഷിതമായ പ്രവേശനത്തിനു വീണ്ടും ഇൻസ്പെക്ടരുടെ അനുവാദം സമ്പാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതിനു പലപ്പോഴും താമസിക്കുന്നു. ഇതു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രവേശനത്തെ താമസപ്പെടുത്തുകയും ആവശ്യം എന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഹാജർ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കുന്നതിനു അയാൾക്കു ഒരു തടസ്ഥമായി ഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

ദിവാൻ.—രണ്ടാമത്തെ അനുവാദത്തിനുള്ള ആവശ്യകതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ചട്ടത്തെ പിന്നീടു ഭേദപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു.

(ഡി) സാംക്രാമിക രോഗങ്ങൾ നടപ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ.

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിനാശകരക്കാറ് എല്ലാം ഇല്ലാതെയായി തീന്നാ ഉടൻ അയാളെ പാഠശാലയിൽ ചേർക്കാം എന്നും എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഒരുകത്തെ രോഗിയുടെ കുരുക്കളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടു പന്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലാതെ അതു വീട്ടിൽ പാക്കുന്ന ഒരാൾ പാഠശാലയിൽ ഹാജരായിക്കൂടാ എന്നും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു നിയമ വിരുദ്ധവും അപ്രകാരമുള്ള വ്യത്യാസം സോപപ്ലാതസാരവും ആകുന്നു.

ആദ്യത്തെ സംഗതിയിൽ രോഗംവന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നു രോഗം പകരാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നും എന്നാൽ രോഗബാധിതമായ വീട്ടിൽ പാക്കുന്നവർ രോഗബീജത്തെ പരത്തുന്നതിനു ഇടയാക്കാൻ മാർഗ്ഗം ഉണ്ടു എന്നും ഇരിക്കകൊണ്ടു അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം ആവശ്യമുണ്ടു എന്നും സാനിട്ടറികമ്മീഷണർ ദിവാൻെറ അനുവാദത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു.

(ഇ) പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലേക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ആക്ഷേപകരമായ സ്ഥിതി—

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സന്മാർഗ്ഗികങ്ങളാണൊ എന്നുള്ളവിഷയത്തെ ശരിയായി ഗണിക്കാതെ ആകുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതു. ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതു ചെയ്യേണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

ദിവാൻ.—അവയിൽ ചിലതിനെ,- വകതിരിച്ചു പറയാമോ

മെംബർ.—ഒരുമാസത്തിനിടയ്ക്കു ഞാൻ അപ്രകാരം പറയാം

(എഫ്) കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധമായും കലാസംബന്ധമായും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം —

ഈവിധം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതു പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ആകുന്നു. പ്രജാസഭയുടെ ആറാമത്തെ യോഗത്തിൽ മെസേർസ് കെ. സി. ശേഷയ്യരും മാമ്മൻ മാപ്പിളയും രണ്ടാമത്തെയോഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ മാർത്താണ്ഡൻ തമ്പിയും സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സർവെ നടത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ ഇതേവരെ യാതൊന്നുംതന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ദിവാൻ.—ഈ കാര്യത്തിലേക്കു തക്കതായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കിട്ടുന്നതു വൈഷമ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഞാൻ അനവരതം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കിട്ടിയല്ലാതെ സർവെ ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ല.

കോട്ടയ്ക്കകത്തു ഒരു ചിത്രമെഴുത്തു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടു. കോഡ് നടപ്പാകുന്നതിനു മുമ്പായി അതിനു സഹായധ [illegible] ത്തുവന്നിരുന്നു. അതിൽ പിന്നീടു പല അപേക്ഷകൾ അയച്ചിട്ടും ഒരു സഹായികധനവും കെട്ടക്കാറില്ല.

ദിവാൻ.—പ്രസ്തുത അപേക്ഷയെപ്പറ്റി ഡൈറെക്ടർ തീർച്ചചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

(ജി) പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഫീസ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയെ അനുവർത്തിക്കരുതു. മുന്നകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ഫീസ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളു. ഫീസ് വീണ്ടും കൂട്ടുന്നതു സംസ്ഥാനത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കു ഒരു സങ്കടമായി തീരും. എഡ്യുക്കേഷൻ കമ്മിഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നയത്തെ ഗവർൺമെണ്ട് അനുവർത്തിക്കണം, എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എൻെറ അപേക്ഷക്കു അനുകൂലമായി മെസേർസ് ആർ. ഈശ്വരപിള്ള, വി. നാഗമയ്യാ, കണ്ണൻകുട്ടിമേനവൻ, ഇവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളേയും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻ—ഭാവി കാലത്തിൽ സെക്കണ്ടറി പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അധികം കൂടുതൽ ചിലവു വരാനിടയുണ്ടു എന്നുള്ള സംഗതിയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വാദ്ധ്യാർമാരുടെ ശമ്പളത്തെ ഈയിടെ അധികമായി കൂട്ടിയതിനേയും കെട്ടിടങ്ങളുടേയും ഉപകരണങ്ങളുടേയും വകക്കുള്ള ചിലവിനേയും ഗണിക്കുന്നതായാൽ ചിലവാകുന്ന തുകയിൽ നേർപകുതിയോളം മാത്രമേ ഫീസിൽനിന്നും ഉള്ളവരവു കാണുകയുള്ളൂ.

മെമ്പർ വീണ്ടും ഇപ്രകാരംപറഞ്ഞു:—വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരും ദരിദ്രന്മാരും യോഗ്യതയുള്ളവരും ആകുന്നു. ഫീസ് കൂട്ടിയതിന്റെഫലം അപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വാതലിനെ അടയ്ക്കുകയാകുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഒരു സംഗതി ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടു. ദരിദ്രന്മാരും അർഹതയുള്ളവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഫീസ കുറച്ചുകൊടുത്തും സ്കാളർഷിപ്പ് കൊടുത്തും അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിടത്തോളം ശരിയായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം ആകുന്നു. ൧൭൭-ംവകുപ്പിനേയും ൨൨-ം വകുപ്പിനേയും ചേർത്തു വായിച്ചു അർത്ഥമാക്കിയാൽ ഗവർൺമെണ്ട് ഫീസിനെ കുറക്കുന്ന സംഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലാ എന്നു കാണുന്നു. ഒരു വിധം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു കോഡിൽ വ്യവസ്ഥകളുമില്ലാ. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം ഉള്ള വർഗ്ഗക്കാർ എന്നോ മുന്നോക്കം ഉള്ളവർഗ്ഗക്കാർ എന്നോ ഗണിക്കാതെ ഓരോ പാഠശാലയിലും ന്യായമായ ഏതാനും എണ്ണം സ്കാളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നും വർഷാരംഭത്തിൽ ഒരു മത്സരപരീക്ഷ നടത്തി ആ സ്കാളർഷിപ്പ് കൊടുപ്പിക്കണം എന്നും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—സ്കാളർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തെ ഡൈറെക്ടർ പര്യാലോചിച്ചു വരികയാകുന്നു.

(എച്ച്) എലിമെണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കണം.

എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുവരുന്ന ഗ്രാണ്ട് വളരെതാന്ന നിരക്കിൽ ആകുന്നു. അവയ്ക്കു സർക്കാർപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ വാദ്ധ്യാർമാരുടെ ശമ്പളത്തിനു തുല്യമായ തുക ഗ്രാണ്ടായി കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ അധികം നല്ലശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു കുടിവക പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു വാദ്ധ്യാർമാരെ ലഭിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ മാനേജർമാർക്കു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു.

(ഐ) കുടിവക പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തൽ

സാഹായികധനം ലഭിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളനയം മാനേജർമാരുടെമേൽ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കുന്നു. കോഡിലെ വല്ല വ്യവസ്ഥയേയും നിസ്സാരമായിട്ടെങ്കിലും ലംഘിക്കുന്ന സംഗതിക്കു ഇപ്പോൾ മാനേജർമാരെ ഉപദ്രവിച്ചുവരുന്നു. കുടിവക പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ നടത്തിക്കുന്നതിൽ മററു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടു.

(ജെ) അംഗീകാരണവും ഗ്രാണ്ടും അനുവദിക്കുന്നതിൽഉള്ള താമസം വളരെ ദ്രോഹത്തെ ചെയ്യിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ആണ്ടായി ഗ്രാണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ അനേകം ഉണ്ട്.

ദിവാൻ—ഞങ്ങൾക്കു കണക്കുകൾഉണ്ടു. ആകെ ൧൭൧൨ അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ൧൬൭ അപേക്ഷകളും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ഏതു പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ വകയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ തീർച്ചചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നവോ ആ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എനിക്കു തരാമെങ്കിൽ തീർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷകളോടു അവയെ ചേർത്തു വേഗത്തിൽ അവയെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു നിർബന്ധിക്കാം.

(കെ) ഒരു ക്ലാസിൽ ൩൦ കുട്ടികളിൽ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കരുതു എന്നു മാനേജരെ നിയന്ത്രിക്കയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ൩൦-ൽ കവിഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതൽ ആയിരുന്നാൽപോലും രണ്ടു ഡിവിഷനായി പിരിക്കണം എന്നു മാനേജർമാരെ നിർബന്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നതു വളരെ കഠി

വിഷയത്തിൽ

നമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നേരിടുന്നു. ൪൦ വരെ കുട്ടികളെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്ന ഒന്നാംവാദ്ധ്യാർമാൎക്ക അധികാരം കൊടുക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ—ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി തിച്ചചെയ്യുന്നതിന്ന ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു.

(ന) സ്കൂൾലീവിങ്ങ്പരീക്ഷസമയത്തു കുടിവക പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ ഒന്നാംവാദ്ധ്യാന്മാരുടെ നേക്കുള്ള പത്തനം വളരെ ശോചനീയംആയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്നമുറിയിൽ അവൎക്ക കടക്കാൻ പാടില്ലാ. അവരുടെ വിദ്യാൎത്ഥികൾ ആരെല്ലാംഎന്നു തിരിച്ചറിയിക്കുന്നതിനായിമാത്രം അവർ വെളിയിൽനിന്നുകൊള്ളണം. അവരേയും പരീക്ഷാസ്ഥലത്തു സൂപ്പർഇൻണ്ടെണ്ടന്റ്മാരായി നിയമിക്കാമായിരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു അസിസ്റ്റണ്ട്വാദ്ധ്യാർ വിദ്യാൎത്ഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുപറയുന്നതിനായി ചെന്നാൽ മതിഎന്നു അനുവദിക്കാമായിരുന്നു.

ദിവാൻ— ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഗണിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നു ഡൈറെക്ടർ പറയുന്നു.

(റ) കോഡിലെ ൧൪൭-ാംവകുപ്പിൻപ്രകാരം സ്കാളർഷിപ്പിനേയും ഫീസിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളേയും വകവയ്ക്കാതെ കടലാസിൽ കാണുന്ന ഫീസ് വരവിൽനിന്നും ഗ്രാണ്ടുകളെ നിശ്ചയിച്ചുവരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇടാകുന്ന ഫീസിൽ ൧൦൦ ന്നു പത ഭാഗം തുകക്കും വാസ്തവച്ചിലവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഗ്രാണ്ടായി കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നുഎന്നു മദ്രാസ് നിയമനിൎമ്മാണസഭയിൽ നശ്ചയിച്ച നിശ്ചയത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രാണ്ടിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(ല) ലൈസൻസിന്ന അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഡൈറെക്ടരുടെ യുക്തംപോലെ ഒരു വാദ്ധ്യാരെ ഇന്നവിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാംഎന്ന അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ചട്ടത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തി മാനേജർ ശിപാൎശ ചെയ്യുന്നപ്രകാരം ലൈസൻസ് കൊടുപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതു വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ലയൊ ആ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചില വാദ്ധ്യാരന്മാൎക്ക ലൈസെൻസുകൾ കൊടുത്തിരിന്നു. അതുനിമിത്തം മാനേജർമാൎക്ക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു.

(ള) നാട്ടുഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം:—

നാട്ടുഭാഷയിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എട്ടു ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഏഴു ക്ലാസാക്കി സ്റ്റാണ്ഡാർസിനെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ശരിയായ സാമഗ്രികളോടും ജീവനക്കാരോടുംകൂടി നാട്ടുഭാഷാ ഹൈസ്കൂളുകൾ ഏൎപ്പെടുത്തുകയും വിശേഷസാമൎത്ഥ്യത്തിന്ന സമ്മാനങ്ങൾകൊടുക്കയും ചെയ്യണംഎന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നാട്ടുഭാഷാപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ വാദ്ധ്യാർമാൎക്ക അധികം നല്ല പ്രോത്സാഹനം നല്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര പൂൎണ്ണമായി പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കു വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടു.

സ്കൂൾ ലീവിങ്ങ് പരീക്ഷക്ക പെൺകുട്ടികൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കാതെ ചേരുന്നതിന്ന അനുവദിക്കുന്നതായി ഒരു ഭേദഗതി വിദ്യാഭ്യാസകോഡിൽ ചേൎക്കണം.

മിസ്റ്റർ കൊച്ചപ്പുതരകൻ (ഗവൎമ്മെണ്ട് നിയമിച്ചമെമ്പർ)മാസത്തിൽ ഏതാനുംദിവസങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രായംചെന്ന വിദ്യാൎത്ഥിനികൾ ൧൦൦ ന്നു പതുവീതം ഹാജരായിരിക്കുന്നതു അശക്യംആകുന്നു. വിദ്യാൎത്ഥിനികളുടെ സംഗതിയിൽ ഹാജർകാൎയ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഏതാനുംആനുകൂല്യം കാണിക്കണംഎന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വയസ്സുചെന്ന പെൺകുട്ടികളെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു അയക്കുന്നതിൽ രക്ഷാകൎത്താക്കന്മാൎക്ക മനോഭാവസംബന്ധമായ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾഉള്ളതായികാണുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാ

വിഷയങ്ങൾ

ഭ്യാസത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾഫൈനൽ പരീക്ഷക്കു സ്ത്രീകൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേൎന്നു പഠിക്കാതെതന്നെ ചേരുന്നതിനു അനുവാദം കൊടുക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. ആൺ കുട്ടികൾക്കുള്ളതുപോലെതന്നെ എണ്ണം ഹാജർ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണംഎന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൂടാതന്നെ. ഈ കാൎയ്യത്തെപ്പററി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നുവരികിലും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേൎന്നു പഠിക്കാതെതന്നെ സ്കൂൾലീവിങ് സട്ടിഫിക്കെട്പരീക്ഷക്കു അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേൎന്നു പഠിക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം സട്ടിഫിക്കെട്ടിനു വിലയില്ലാതെപോകുന്നു.

കോഡിലെ നിബന്ധനകളും അവയിൽ നിൎദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടപരിഷ്കാര മാറ്റങ്ങളും.

മിസ്റ്റർ വെങ്കടരാമയ്യൻ. (വൈക്കംപട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടിമെമ്പർ)

(ക.) പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം. എഡ്യൂക്കേഷൻകോഡ് കൊണ്ടുജനിച്ച വലുതായ അനുഗ്രഹം പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചിലവില്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. എന്നാൽ അതെ സമയത്തിൽതന്നെ അതു അനേകം കുടിവക പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു മരണപ്രഹാരമായും തീൎന്നിരിക്കുന്നു. കോഡ് നടപ്പിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പു ൩,൭൦൦ പ്രൈമറിപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൮൪൮ മാത്രമെ ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ട്വകയായിരുന്നൊള്ളു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ൧,൨൭൦ പ്രൈമറിപള്ളിക്കൂടങ്ങളെ ഉള്ളു. ഇവയിൽ ൮൭൪ എണ്ണം മാത്രമെ ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ട് വകയാകുന്നൊള്ളു. പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തനിമിത്തം ൫,൭൫,൦൦൦ കുട്ടികൾ പഠിത്തം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നു. സാഹായ്യധനം വാങ്ങിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിനു ഒരു അപകടം എന്നല്ലാതെ സഹായം അല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഇന്നസമയം ആകുന്തു നിന്നുപോകുന്നതു എന്നു അറിയാൻ പാടില്ലാ. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഫീസില്ലാതെയാക്കിയതിനെ വിജയപ്രദമായി നടപ്പിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ൫൦൦൦ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ആണ്ടുതോറും ൫൦൦ പ്രൈമറി(പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസ) പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏൎപ്പെടുത്തുകയും അവയെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

൫,൦൦൦ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു കുറഞ്ഞപക്ഷം ൨൦,൦൦൦ വാദ്ധ്യാന്മാർ ആവശ്യപ്പെടും. പ്രൈമറിപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ വാദ്ധ്യാന്മാരുടെ ശമ്പളം വളരെ കുറവാകയാൽ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ്സട്ടിഫിക്കെട്പരീക്ഷ ജയിച്ചവരൊ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉയൎന്ന പരീക്ഷകൾ ജയിച്ചവരൊ ആയ വാദ്ധ്യാന്മാർ പ്രൈമറിപാഠശാലകൾക്കു വരുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സെക്കണ്ടറിപാഠശാലകളിൽ അവൎക്കു മേൽഗതിക്കു അധികം സൗകൎയ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഇതിലേക്കു കിട്ടുന്ന ആളുകൾ എലിമെണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ്സട്ടിഫിക്കെട്പരീക്ഷ ജയിച്ചവർമാത്രമെ ഉള്ളു. എന്നാൽ എലിമെണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ് സട്ടിഫിക്കെട് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതു സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ് സട്ടിഫിക്കെട് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അധികം കഠിനം ആകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എലിമെണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ്സട്ടിഫിക്കെട്ടിനു ബി. ഏ. പരീക്ഷക്കു പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാൎത്ഥിക്കു തുല്യമായി മലയാളഭാഷ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എലിമെണ്ടറി സ്കൂൾലീവിങ്സട്ടിഫിക്കെട് പരീക്ഷ ജയിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നു സ്റ്റാൻഡാൎഡ് കൂടിയതാണെന്നു തെളിയാകുന്നു. പ്രൈമറി പാഠശാലകളിൽ വാദ്ധ്യാരായി എലിമെണ്ടറി സ്കൂൾലീവിങ സൎട്ടിഫിക്കെട്പരീക്ഷ ജയിച്ചവരെ കിട്ടുന്നതു ഇപ്രകാരം പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. എലിമെണ്ടറിപരീക്ഷയുടെ സ്റ്റാൻഡാൎഡിനെ കുറച്ചാൽ മാത്രമെ, അതായതു എലിമെണ്ടറിസട്ടിഫിക്കെട്ടിനെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാഥമിക പാഠസംബന്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മാററാൻ കഴിയു. ഹൈയർ വൎണ്ണാക്കുലർ പരീക്ഷ എന്ന പേരിനെ എലിമെണ്ടറിസ്കൂൾലീവിങ്സട്ടിഫിക്കെട് പരീക്ഷ എന്ന പേരായിമാററിയ സംഗതിയെ എലിമെണ്ടറി സ്കൂൾ ലീവിങ്

വിഷയങ്ങൾ

സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിച്ചവർ മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ൩-ം ക്ലാസ്സ് വരെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാവൂ എന്നും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തെ സ്വീകരിക്കണം എന്നും ഉള്ള സംഗതികളോടു കൂടി ചേർത്തു ഗണിക്കുമ്പോൾ അതു മലയാള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണത്തെ പരോക്ഷമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കുറെക്കൂടി അധികം ഉയർന്നതരം ഒരു മലയാളപരീക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നും അതിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഉൽഗതിക്കുള്ള നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളും നല്കണം എന്നും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

(ഖ) ഫീസ്. പാഠശാലകളിൽ ഈയിടെ ഫീസിനെ കൂടക്കൂടെ കൂട്ടിയതു നിമിത്തം വളരെ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ൧൦൭൨-മുതൽ ൧൦൭൭ വരെ ഉള്ള വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്നു അവസരങ്ങളിൽ ഫീസ് കൂട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഫീസ് വല്ലതും കൂട്ടുന്നതു പത്തു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമെ ആകാവൂ എന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്കാളർഷിപ്പുകളും ഫീസ് അനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതായ പഴയ രീതികളെ വീണ്ടും നടപ്പിൽ വരുത്തണം എന്നും ഞാൻ വാദിക്കുന്നു.

(ഗ) ഹാജർ. ൨൦൦-ൽ ൧൫൦ വീതം ദിവസം ഹാജരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചട്ടം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സാധാരണ സംഗതികളിൽ ൨൦൦-ൽ ൯൦ വീതവും വിശേഷാൽ സംഗതികളിൽ ൨൦൦-ൽ ൭൦ വീതവും ദിവസങ്ങൾ ഹാജരായിരിക്കണം എന്നുള്ള മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ ചട്ടത്തെ ഇവിടെയും നടപ്പാക്കണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

(ഘ) കൈത്തൊഴിൽ (കലാവിദ്യാഭ്യാസം.) കൈത്തൊഴിലുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കേണ്ടതു അത്യന്താവശ്യം ആകുന്നു. പെൻസിൽ, തീപ്പെട്ടി, മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഘുവായ കൈത്തൊഴിലുകൾ ഗവർമ്മെണ്ട് തന്നെ നടത്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൽ കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച സർവ്വെ നടത്തേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ അന്യദേശങ്ങൾക്ക അയച്ചു പഠിപ്പിക്കുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിനു സമർത്ഥന്മാരെ വെളിയിൽ നിന്നു വരുത്തുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു എനിക്ക തോന്നുന്നു.

(ങ) വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും സോത്സാഹമായ സഹായം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ജോലി നടത്തുന്നില്ല. ഓരോ ബോർഡിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരും അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരും ഉണ്ടായിരിക്കയും ശമ്പളം ഉള്ള ഒരു ക്ലാർക്കിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അവ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. മെംബരുടെ പ്രസംഗം ഉപദേശവത്തായിരിക്കുന്നു.

വീണ്ടും കൂടാനായി സഭായോഗം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക പിരിഞ്ഞു.

ഏഴാം ദിവസം

൧൯൧൦-ാം വർഷം മാർച്ച് മാസം ൨൧-
൧൦൮൫ മാണ്ട് കുംഭമാസം ൨൯-

൧൯൧൦-ാം വർഷം മാർച്ച് മാസം ൨൧- തിങ്കളാഴ്ച പകൽ ൧൧ മണിക്കു സഭായോഗം വീണ്ടും കൂടി.

> സഹായം വാങ്ങിക്കുന്നതും സഹായം വാങ്ങിക്കാത്തതും ആയ പാഠശാലകളെ പറ്റി ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ ഭാവന.

മിസ്റ്റർ കെ. എം. മാമ്മൻമാപ്പിള (തിരുവല്ലാ താലൂക്കു മെംബർ) ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ സഭായോഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും ആ നിവേദനങ്ങളിന്മേൽ ഗവർൺമെണ്ട് ഒരു പ്രൊസിഡിംഗ്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസകോഡിനേയും അതിനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട നയത്തേയും സംബന്ധിച്ചു ജനങ്ങൾ ഭീതന്മാരായി തീർന്നിരിക്കകൊണ്ടു ഈ വിഷയത്തെ ഗവർൺമെണ്ടിനെ വീണ്ടും ധരിപ്പിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു. കോഡിലെ പലേവ്യവസ്ഥകളും ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്കു അനനുയോജ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. മുമ്പുഏറ്റെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കുടിവക സെക്കണ്ഡറി പാഠശാലകളിൽ മിക്കവയും കോഡ് നടപ്പായതിൽപിന്നീടു വേഗത്തിൽ നിന്നുപോകുന്നുണ്ടു. കുടിവക പാഠശാലകളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കോഡിലെ ചട്ടങ്ങൾപടി നടന്നേതീരു എന്നു ഖണ്ഡിതമായി നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ നില അവയിലെ ന്യൂനതകളെ ഗണിക്കാതിരിക്കുക ആകുന്നു. ബലഹീനമായ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കരുതു എന്നുതന്നെ ഗവർണ്മെണ്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ നയത്തെയല്ലാ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതു. അപ്രകാരമുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതല്ലാതെ അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതല്ലാ ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ കടമ. ഒരു അമ്മ അവളുടെ ബലഹീനന്മാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല. ഗവർണ്മെണ്ട് അവയെ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു കുടിവക പാഠശാലകൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആകട്ടെ അവയെ കൊല്ലണം എന്നു ഗവർണ്മെണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുടിവക പാഠശാലകൾ മാത്രമേ ബലഹീനങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നൊള്ളു എന്നുള്ളതു സംശയകരമായ ഒരു വിഷയം ആകുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ക്ഷീണദശയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു ബലഹീനങ്ങൾ ആയ കുടിവക പാഠശാലകളോടു ഗവർണ്മെണ്ട് കുറെക്കൂടി അനുഭാവയുക്തമായി പെരുമാറേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നു.

കുടിവക പാഠശാലകൾ കേവലം കച്ചവടംപോലെ ലാഭത്തിനായി നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ചു (തിരുവനന്തപുരംതാലൂക്കു മെംബർ) മിസ്റ്റർ പി. കെ. കേശവപിള്ള ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളോടു ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഞാൻ തിരുവല്ലായിൽ മാർഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയൽ ഹൈയർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ഡറിപാഠശാലയുടെ മാനേജർ ആകുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനേകം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ടു. ഈ വക പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ആ വർഗ്ഗക്കാരുടെ നന്മയ്ക്കും മതശിക്ഷണത്തിനും ആയിട്ടല്ലാതെ ധനലാഭത്തിനായിട്ടല്ലാ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നതു. ധനലാഭത്തെ ഇച്ഛിച്ചു മാത്രം വല്ല പള്ളിക്കൂടങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്ന എങ്കിൽ അവയെ നിശ്ചയമായും ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാർക്കു മാനേജർമാരിലും അവരുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞതവണ നടന്ന സ്കൂൾ-ലീവിങ് സെർട്ടിഫിക്കെട്ട് പരീക്ഷയിൽ കുടിവക പാഠശാലകളുടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരോടു പെരുമാറീട്ടുള്ള വിധം ഇതിനു ഒരു ഉദാഹരണം ആകുന്നു. അവർക്ക് പരീക്ഷാമുറിയുടെ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉത്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതായിരുന്നു. അവരെ സൂപ്പർഇന്റെണ്ടെണ്ട്മാരായി നിയമിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ പള്ളിക്കൂടത്തിനും ഒരു കുടിവക പള്ളിക്കൂടത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു

വിഷയങ്ങൾ

വ്യത്യാസവും ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കരുതു. സാഹായികധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ വലുതായസങ്കടം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. മാനേജർ കൊടുക്കേണ്ട വിഹിതം എത്രയാണെന്നു കോഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാ. കെട്ടിടം നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം, കെട്ടിടങ്ങൾ, മുതലായവ യഥാൎത്ഥത്തിൽ മാനേജർ കൊടുക്കുന്നവയാകുന്നു. കൂടുതലായി മാസന്തോറുമൊ ആണ്ടുതോറുമൊ വിഹിതംകൊടുക്കണം എന്നു വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാട്ട്മെണ്ട് നിഷ്കൎഷിക്കുന്നു ധനികന്മാരായ മാനേജർമാൎക്കു മാത്രമെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഓഹരി കൊടുക്കാൻ കഴിവൊള്ളു. പ്രാരംഭത്തിൽ സജ്ജീകരണത്തിനു ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായ ഓഹരി മാനേജർ കൊടുക്കണംഎന്നു വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാട്ട്മെണ്ടുകാർ നിബന്ധിക്കരുതു.

സാഹായികധനം എത്രയാണെന്നു നിൎണ്ണയിക്കുന്നതിലേക്കു പാഠശാലയിൽനിന്നുള്ള പിരിവിനെ കണക്കു കൂട്ടുന്നതിൽ, യഥാൎത്ഥത്തിൽ വസൂൽചെയ്ത ഫീസിനെ മാത്രമല്ലാതെ പാഠശാലയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കും ഉള്ള ഫീസിനെ കണക്കുകൂട്ടരുതു.

ദിവാൻ—അങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങൾ എത്രയെങ്കിലും എണ്ണം ധാരാളമായി സ്കാളർഷിപ്പുകൾ കൊടുത്തേക്കും.

ഒരു പാഠശാലയിൽ ഇത്ര എണ്ണം സ്കാളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കണം എന്നു ഗവർണ്മെണ്ട് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാകുന്നു. സാഹായികധനത്തെ പരിച്ഛേദിക്കുന്നതിൽ ശിപായിമാരുടേയും വാച്ചർമാരുടേയും ശമ്പളത്തെ ചിലവിനങ്ങളിൽ കൊള്ളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ എത്രത്തോളം ആവശ്യമൊ അത്രത്തോളം ഇവരും ആവശ്യം ആകുന്നു.. ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കുവാങ്ങിച്ച ഉപകരണങ്ങൾക്കു ഗ്രാണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നതിൽ താമസം നേരിടുന്നു. സാമാനങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നതിനെ അനുവദിച്ചു ഒരു മറുപടി ഒരു നിയതകാലത്തിനകം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുവദിച്ചതായി മാനേജർ ഗണിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഏതുവിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കണംഎന്നുള്ള സംഗതിയെ ഡൈറെക്ടരുടെ യുക്തത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നടപ്പു വലുതായ സങ്കടത്തിനു ഇടയാക്കുന്നു. ഹെഡ്മാസ്റ്ററും മാനേജരും അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾക്കായി ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം എന്നു ശിപാൎശ ചെയ്യുന്നുവൊ ആ വിഷയങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഓരോ സാദ്ധ്യായകാലത്തിനും ൭൫% വീതം ദിവസങ്ങൾ ഹാജരു വേണ്ടതാകുന്നു എന്നു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിയിരിക്കുന്നതു ക്രമത്തിലധികം ആകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സാദ്ധ്യായകാലത്തിൽ ൬൦ സാദ്ധ്യായദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഒരു കുട്ടി ൭ ദിവസം ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ അയാൾക്കു ആവശ്യമുള്ള ഹാജർവീതം കിട്ടുന്നില്ല. ഓരോ സാദ്ധ്യായകാലത്തിനും ൭൫% വീതം ഹാജർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനുപകരം മൊത്തം ദിവസങ്ങളിൽ ൭൫% വീതം ഹാജർ വേണം എന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു

ദിവാൻ—ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും രണ്ടു സാദ്ധ്യായകാലങ്ങളേയും ചേൎത്തു ഹാജരിനുള്ള ശതമാനാംശത്തെ കണക്കു കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

മെംബർ—കോഡിൽ സ്കൂൾഫൈനൽ ക്ലാസിനുമാത്രമെ ഈ ശതമാനാംശം ഹാജർ വേണംഎന്നു വിധിച്ചിട്ടൊള്ളു എന്നിരുന്നിട്ടുംഎല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കും ഹാജർ നൂററിനു ൭൫ വീതം വേണം എന്നു ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മാനേജർമാരോടു നിബന്ധിക്കുന്നു.

ക്ലാസിനെ ഡിവിഷനുകളായി തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിട്ടി
ക്കാതെതന്നെ, ചില അടിയന്തിരസംഗതികളിൽ ഓരോ ക്ലാസിനും അ ര

വിഷയങ്ങൾ

വദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധിയായ (അതായതു ൩൰) എണ്ണം കുട്ടികൾക്കു പുറമെ ൫ വിദ്യാൎത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പാവപ്പെട്ടവരും യോഗ്യതയുള്ളവരും ആയ വിദ്യാൎത്ഥികളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന്നായി അവരെ ഫീസ് കൂടാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മാനേജൎക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വിദ്യാൎത്ഥികളാകുന്നു സാധാരണമായി പരീക്ഷകളിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതു. ഇക്കാൎയ്യത്തിലേക്കു അനുവാദം വേണം എന്നു ഗവൎമ്മെണ്ട് നിഷ്കൎഷിക്കരുതു.

ദിവാൻ—അതു ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ആകുന്നു. സാധുക്കളും യോഗ്യന്മാരും ആയ വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു ഏതാനും പ്രോത്സാഹനം നല്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ടൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു കൊടുക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സാഹായ്യധനം വാങ്ങുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

മെമ്പർ—ഒഴിവു ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ള നടപ്പു, എന്തെന്നാൽ ആണ്ടാരംഭത്തിൽ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അനുമതിക്കായി അയക്കണം എന്നും ആ ആണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യേ വല്ല പ്രധാന അവസരത്തിലും മാനേജൎക്കു ഒഴിവു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതായാൽ ഡൈറെക്ടരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിമാത്രമെ അപ്രകാരം മാനേജൎക്കു ചെയ്യാവൂ എന്നും ആകുന്നു. ഇതു ചിലപ്പോൾ മാനേജൎമാൎക്കു കഷ്ടത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അനുമതിക്കപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിലെ ഒരു ഒഴിവുദിവസത്തിനു പകരം അനുവാദം കിട്ടും എന്നു നിരൂപിച്ചു മറുപടി കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു ഒഴിവു ദിവസം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മാനേജൎമാൎക്കു കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഗ്രാണ്ടുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡൈറെക്ടരുടെ ഉത്തരവു അവസാനത്തീൎച്ചയായിരിക്കുന്നു. ഗ്രാണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേൽ മാനേജൎമാർ അധികമായി പണം ചിലവാക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു ഡൈറെക്ടർ നിരസിക്കുന്നതായാൽ ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു യാതൊരു അപ്പീലും ഇല്ല. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സങ്കടം ആകുന്നു. ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു അയക്കുന്ന പുനൎഹൎജികളെ ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായത്തിനായി ഡൈറെക്ടൎക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ പഴയ അഭിപ്രായങ്ങളെ തന്നെ ആവൎത്തിക്കുന്നു. അതു സഹജംതന്നെ. ഡൈറെക്ടർ ഗ്രാണ്ട് നിരസിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏതാനും ചില വ്യവസ്ഥകളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അവയ്ക്കു കോഡ് അനുസരിച്ചു അംഗീകരണവും ഗ്രാണ്ടും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു എന്നും മാനേജൎമാൎക്കു ഉറപ്പു പറയേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു.

ഇനി ഒടുവിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം. കുടിപ്പക പാഠശാലകളുടെ ജീവിതത്തിനു ഗവൎമ്മെണ്ട് ഉത്തരവാദിയാകുന്നു. ഡിപ്പാൎട്ട്മെണ്ടൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവയും ആവശ്യം തന്നെ. ഇപ്പോഴത്തെ കോഡിലെ നിഷ്കൎഷയായ വ്യവസ്ഥകളെ ഗണിച്ചതിൽ കുടിപ്പക പാഠശാലകളുടെ മാനേജൎമാർ അവൎക്കു ഗ്രാണ്ടുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നു ഏററവും ശങ്കാഗ്രസ്തന്മാരായും ഉൽകണ്ഠിതന്മാരായും ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വിധത്തെപ്പററി വിവരമായ ചട്ടങ്ങൾ അവൎക്കു ലഭിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കു മാനേജൎമാരുടെ ഒരു ആലോചനായോഗം കൂട്ടണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—പരിശോധനക്കായി വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള യോഗങ്ങൾ കൂട്ടണം എന്നു ഡൈറെക്ടർ ആശംസിക്കുന്നു

വിഷയങ്ങൾ

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കണം.

മിസ്റ്റർ ടി. എ. ഗോപാലപിള്ള (ആലുവാ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ) സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ആധുനികാവസ്ഥ തൃപ്തി ആയിരിക്കുന്നില്ല. സമുദായസംബന്ധമായും സദാചാരസംബന്ധമായും ധനസംബന്ധമായും ഉള്ള അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമെ സാധിക്കയുള്ളു. അമെരിക്കാ, ജെർമനി, ബറോഡാ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ എങ്കിലും നിർബന്ധമാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഗവർൺമെണ്ട് വക പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുർഘടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. ആവശ്യമുള്ളടത്തോളം എണ്ണം പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലാ. ഏജണ്ടുമാരും പുസ്തകവ്യാപാരികളും ക്രമത്തിലധികമായ വിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ വില്ക്കുന്നു. കൊൾവിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

അതിൽ പിന്നെ, ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനായി ദിവാൻ മററ ചില മെമ്പർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മിസ്റ്റർ ടി. കുമാരപിള്ള (കൽക്കുളം താലൂക്കുമെമ്പർ) ഗവർൺമെണ്ട് കുത്തകക്കാർ ന്യായമായവിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട. എന്നാൽ അവരുടെ സബ് ഏജണ്ടുമാർ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വില്ക്കുന്നു. നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കൂടുതൽവിലകൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നജോലിയെ താലൂക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയോ അഞ്ചൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയോ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതുസാദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരേയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർമാരെയാകട്ടെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ കെ. എം. മാമ്മൻമാപ്പിള (തിരുവല്ലാതാലൂക്കുമെമ്പർ) ഏജണ്ടുമാർ മുഖേന സർക്കാർ വക പുസ്തകങ്ങളെ വിൽപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ശരിയായി നടക്കുകയില്ല. സർക്കാർവകപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും കുടിവകപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലുംഉള്ള ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരെ ഈ ജോലിയെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ പി. എം. ചാക്കൊ. ബി. എ. (കോട്ടയം പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററിമെമ്പർ) മിസ്റ്റർ മാമ്മൻ മാപ്പിളയുടെ അഭിപ്രായത്തോടു ഞാൻ യോജിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ എം. എം. വറുഗീസ് (കോട്ടയം കച്ചവട സംഘം വക മെമ്പർ) വിൽപ്പന അഞ്ചൽ ആഫീസുകൾ മുഖാന്തിരം നടത്തുന്നതു കൊള്ളാം.

ദിവാന്റെ മറുപടി—പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയെപ്പററി ആലോചിക്കുന്നതാകുന്നു. കുട്ടികളെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു അയക്കുന്നതിനെ നിർബന്ധമാക്കാൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ യാതൊരു ആവശ്യവുംഇല്ല. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരാനായി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കു സ്ഥലംകൊടുക്കേണ്ട പ്രയാസമാകുന്നു നമുക്കു ഇപ്പോൾഉള്ളതു. ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കസ്ഥിതിയിലുള്ളവരും മനസ്സില്ലാത്തവരും ആയ സ്ഥലങ്ങൾക്കു മാത്രമേ നിർബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമായുള്ളു. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ആവശ്യം യാതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാതാനും.

മലയാള ഭാഷയേയും മലയാള സാഹിത്യത്തേയും അഭിവൃദ്ധിയാക്കുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ.

മിസ്റ്റർ എ. പപ്പു. ബി. എ. (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ചമെമ്പർ) നാട്ടുഭാഷയെ അഭിവൃദ്ധിയാക്കേണ്ടതു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റേയും ധർമ്മം ആകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു സമുദായക്കാരുടെ ഭാഷ അവരുടെ പ്രത്യേകഗുണത്തെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഭ്യുദയം അതിന്റെ നാട്ടുഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വാരാജ്യാഭിമാനപൂർവമായുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. ഈ സിദ്ധാന്തം

വിഷയങ്ങൾ

ജെർമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും ജപ്പാൻ രാജ്യത്തിലും ഉദാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രബലമായ ഭാഷ മലയാളമായിരിക്കുന്ന രാജ്യം തിരുവിതാംകോട്ടസംസ്ഥാനം ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മലയാള സാഹിത്യം പ്രധാനമായും ഗവർൺമെണ്ടിനാൽ നിലനിർത്തിപ്പെടണം എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നതും പ്രസ്തുത അവകാശത്തെ ഗവർൺമെണ്ടു ഉദാരമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതും ന്യായം എന്നേ പറയാനൊള്ളു. ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു മലയാളഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു (1) അതിലെ ഐതിഹ്യത്തിന്റേയും വിദ്യയുടേയും അതിപ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ആയുള്ളവയേയും അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നവയേയും സംരക്ഷിക്കണം എന്നും (2) ആധുനികാവശ്യങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ സംഭവമായ വിധത്തിൽ അനുരൂപമാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭേദപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങൾ, മനോരഥങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇവയെ യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും ഉള്ള രണ്ടു ആവശ്യകതകളെ സാധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനു (എ) മലയാള ഭാഷയിലുള്ള പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നല്ലപോലെ ശോധിച്ച അവയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം; (ബി) മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു ശരിയാകുംവണ്ണം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാകുന്നു. (സി) പുരാതനമായ മലയാളകയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും തിരക്കുകയും കിട്ടിയാൽ അവയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം (ഡി) അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു സെന്റ്രൽ പുസ്തകശാല സ്ഥാപിക്കയും സംരക്ഷിക്കയും ചെയ്യണം; (ഇ) മലയാളത്തെ ആധുനികആവശ്യങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമാക്കി മലയാളം പുസ്തകങ്ങളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു സാഹായികധനം കൊടുക്കണം; (എഫ്) സുസമ്മതമായ ശബ്ദശാസ്ത്രമാർഗ്ഗത്തിൽ മലയാളവാക്കുകൾക്കു മലയാള അർത്ഥം ഉള്ള ഒരു നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. അതിൽ കേവലം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ള പദങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ സംഭാഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും ആർഷപദങ്ങൾ ദേശികപ്രയോഗങ്ങൾ നീചപദങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രാകൃതപ്രയോഗവിശേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം.

മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർൺമെണ്ടിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു മലയാളസാഹിത്യസംഘം നിയമിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ മഹമ്മദന്മാർ ... ശാലകളിൽ പ്രവേശനം നൽകിട്ടുള്ള പോലെ ജാതിയേയോ മതത്തേയോ ഗണിക്കാതെ ഈഴവർക്കു പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കണം.

മിസ്റ്റർ ഉണ്ണാമൻ കൃഷ്ണൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ഗവർൺമെണ്ട് പരസ്യത്താൽ ഈഴവർക്കു പ്രവേശ്യങ്ങൾ ആക്കപ്പെട്ട പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ചിലതിൽ ഈഴവരെ ചേർക്കുന്നില്ല. വടക്കേക്കര പ്രവൃത്തിയിൽ മാച്ചാൻതുരുത്തു മുറിയിൽ പുതിയകാവിലുള്ള പെൺപള്ളിക്കൂടം ഇതിനു ഒരു ഉദാഹരണം ആകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഈഴവരുടെ പരാതിക്കു ഒരു അനുകൂലമായ മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു മൂന്നു മൈൽ അകലെയുള്ള വാണാക്കാട്ടു പെൺപള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കാൻ അവരോടു ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാലന്മാരെ ദൂരത്തുള്ള ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കു അയക്കുന്നതിൽ അനേകം വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കടങ്ങളെ മാററിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ ഇൻസ്പെക്ടരോടു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും സഹായധനം വാങ്ങിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ഈഴവരായ ആൺ കുട്ടികൾക്കും പെൺ കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകണം.

മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ കേശവൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) എല്ലാ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ഈഴവരേയും ചേർക്കണം എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നിട്ടും ചേർത്തല താലൂക്കിലെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഈഴവരെ ചേർക്കുന്നില്ല. ചേർത്തല പെൺപള്ളിക്കൂടത്തിൽ കൃസ്ത്യാനി ബാലികകൾക്ക പ്രവേശനം നൽകുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഈഴവപ്പെൺകുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നേയില്ല എന്നുള്ളതു ഇതിനു ഒരു ഉദാഹരണം ആകുന്നു.

ഇതിനെപ്പറ്റി ദിവാൻജി ചോദിച്ചതിനു ഉത്തരമായി പ്രസ്തുത പെൺപള്ളിക്കൂടം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പള്ളിക്കൂടത്തേക്കു പോകുന്നതായ റോഡിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഈഴവർക്കു പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്നും ചേർത്തല താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ പത്മനാഭക്കൈമൾ ബോധിപ്പിച്ചു.

ദിവാൻ—പള്ളിക്കൂടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നു മാറ്റിവിടാവുന്നതാകുന്നു.

൧. ശ്രീനാരായണപുരം പള്ളിക്കൂടം
൨. വാണീവിലാസം പള്ളിക്കൂടം
൩. നായർ സമുദായം പള്ളിക്കൂടം
൪. കത്തിയതോട്ട ലോവർ പ്രൈമറി പള്ളിക്കൂടം
൫. സരസ്വതിവിലാസം പള്ളിക്കൂടം
൬. വിജ്ഞാനസംവർദ്ധിനി പള്ളിക്കൂടം
൭. മാരാരിക്കുളം പെൺപള്ളിക്കൂടം
൮. ചേർത്തല സർക്കാർ പെൺപള്ളിക്കൂടം

ഇവയിൽ ഈഴവർക്കു തടസ്ഥം കൂടാതെ പ്രവേശനം നൽകണം എന്നു മെംബർ അപേക്ഷിച്ചു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ പുലയർക്കു നേരിടുന്ന അസൌകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയും.

മിസ്റ്റർ അയ്യൻ കാളി (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ)—വെങ്ങാനൂർ എലിമെണ്ടറിപള്ളിക്കൂടത്തിൽ പുലയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ വർഗ്ഗക്കാരുടെനേർക്ക ദയവായി ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായത്തിനായി പുലയന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ നേർക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ൭ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ മാത്രമെ ഇപ്പോൾ പുലയർക്ക പ്രവേശനം നൽകുന്നൊള്ളു. സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും അവർക്കു പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നതു അഭിലഷണീയമാണെന്നു ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—ഈഴവർക്കു പ്രവേശ്യങ്ങളാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പുലയർക്കു ചേരാവുന്നതാകുന്നു.

മെംബർ.—പുലയവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക പ്രത്യേകിച്ചും ഫീസിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉല്ലോംമുമ്പിട്ടുനിൽക്കുന്ന മഹമ്മദന്മാർക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫീസിലുള്ള ആനുകൂല്യംപോലും ഞങ്ങൾക്ക അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.

ദിവാൻ.—മഹമ്മദന്മാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും തരുന്നില്ലയൊ? അതുചെയ്യാവുന്നതാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

മെംബർ. വിദ്യാഭ്യാസം, എൻജിനീറിങ്ങ്, മെഡിക്കൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകളിലെ ജീവനങ്ങളിൽ പുലയന്മാരെ നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടു.

ദിവാൻ. ഏതായാലും അവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെതന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. പഠിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുലയർ വല്ലവരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടൊ?

മെംബർ. ഉണ്ടു.

വിഷയങ്ങളും

ദിവാൻ. അപ്രകാരമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളും ഡയറക്ടരുടെ പക്കൽ കൊടുക്കണം.

രാജകീയ വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പബ്ലിക്‌റോഡുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പബ്ലിക്കച്ചേരികളിൽ ഹാജരാകുന്നതിലും പുലയർ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു എന്നും ഇവയെ നിവൎത്തിക്കാൻ നടപടി നടത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നും മെംബർ അവസാനത്തിൽ വാദിച്ചു.

൩. നാഞ്ചനാട്ടു വെള്ളാളന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസംവളരെ പിന്നോക്ക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേയും അതിനെ മാററുന്നതിനുള്ള ഏററവും നല്ല മാൎഗ്ഗങ്ങളേയും പററി.

മിസ്റ്റർ ആറുമുഖംപിള്ള (അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്ക മെംബർ) തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ വെള്ളാള വൎഗ്ഗക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച പിന്നോക്കസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതു ഹേതുവായി ഇവർ അധികമധികം വ്യവഹാരതല്പരതയുള്ളവരായും ദരിദ്രന്മാരായും തീരുന്നു. ഇവർ വൎദ്ധിച്ചതോടെ പഠിപ്പതിൽ വെറുപ്പുള്ളവരാകയാൽ, ഇവൎക്ക വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിൽ ഗവൺമെണ്ട് തന്നെ പ്രാരംഭപ്രവൃത്തി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇനിയും അധികം ചീത്തയായി ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു (൧) പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ഇടയിൽ നിൎബന്ധമാക്കണം എന്നും, (൨) അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും തോവാള താലൂക്കിലും കൂടുതലായി ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടൽ എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, (൩) ഇപ്പോഴുള്ള പാഠശാലകളിൽ ൪-ാം ക്ലാസിനു മേൽ ഉള്ള ക്ലാസുകളിൽ ദാനശുല്ക്കങ്ങളും സ്റ്റൈപ്പൻഡുകളും വെള്ളാളവിദ്യാൎത്ഥികൾക്ക കൊടുക്കണം എന്നും, (൪) നാഞ്ചനാട്ടിലെങ്കിലും കുറെക്കാലത്തേയ്ക്ക തക്കയോഗ്യതയുള്ള വെള്ളാള അപേക്ഷകന്മാൎക്ക മററുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച ഗവൺമെണ്ട ഉദ്യോഗങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നും, (൫) കൃഷി സംബന്ധമായ ആധുനിക പരിഷ്കൃത രീതികളിൽ വെള്ളാള യുവാക്കന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനു ഒരു കൃഷിപാഠശാല ഏൎപ്പെടുത്തണം എന്നും, (൬) ആ പ്രദേശത്തിലെ എല്ലാ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും തമിഴ് നിൎബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൪. വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ നാഞ്ചനാട്ടുകാൎക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ.

മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ള (അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്ക മെംബർ) ഒരുലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള നാരായണൻ പുത്തൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു എത്രയും ആവശ്യമായി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ൩൦-ൽ പരം വിദ്യാൎത്ഥികൾക്ക കോട്ടാറിലേക്ക പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥലത്തു ഒരു പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു അനുവാദം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു ഇതുവരെയായി ഏൎപ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

ദിവാൻ. അവിടെ വല്ല കെട്ടിടവും ഉണ്ടോ ?

മെംബർ. ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതായ ഒരു സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ടു.

ദിവാൻ. നിങ്ങൾ ഡൈറെക്ടരോടു അപേക്ഷിക്കണം.

൫. തിരുവിതാംകോട്ടുസംസ്ഥാനത്തിൽ മഹമ്മദന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം.

മിസ്റ്റർ ഷെയിക് മഹമ്മദ് ഹാമിധാനി തങ്ങൾ (ഗവൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) സംസ്ഥാനത്തിലെ മഹമ്മദന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്ക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങടെ മുല്ലാക്കന്മാർ വലിയ പ്രതിബന്ധികളായിത്തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കരുതു എന്നു അനുചിതമായി അവർ ഞങ്ങളോടു ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉന്നതസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കടമയെ ഗവൺമെണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേവലം ശോചനീയമായി ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു (൧) മഹമ്മദന്മാർ അധികം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകൾ ഏൎപ്പെടുത്തി മഹമ്മദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിഷ്കാരം നിൎബന്ധമാക്കണം എന്നു (൨) ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു അറബി കഴിവുണ്ടാകുന്നതായി അറബി ഭാഷയും പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും (൩) ഈ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ മേൽ വിചാരത്തിനു മഹമ്മദൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കയും വിദ്യാഭ്യാസം

വിഷയങ്ങളും

കച്ചവടം, കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ മഹമ്മദന്മാരിൽ അറിവിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി അവയുടെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടർമാരോടു ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്യണം എന്നും (൪) ഫീസ് കൊടുക്കുന്നതിൽനിന്നു അവരെ ഒഴിവാക്കിയും മററു സഹായങ്ങൾ നൽകിയും പാവപ്പെട്ട മഹമ്മദൻ വിദ്യാൎത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി— നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ൫-ം ഫാറംവരെ മഹമ്മദ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക ഫീസ് വേണ്ടാ എന്നു നിശ്ചയിക്കണം. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഗവൎമ്മെണ്ടിൽ നിന്നും സ്കാളർഷിപ്പുകൾ കൊടുത്തു അവരിൽ ഏതാനുംപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇംഗ്ലാണ്ടിലേക്കൊ ബൊംബായിലേക്കൊ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ കൊച്ചുഹസ്സൻകുഞ്ഞു (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) മഹമ്മദന്മാർക്കു ഗവർൺമെണ്ട് ഫീസിൽ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിരുന്നിട്ടും ആ വൎഗ്ഗക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവരിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഈ ആനുകൂല്യത്തെ ഇനിയും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനാൽ തെളിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു (൧) ൫-ം ഫാറം വരെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ യാതൊരു ഫീസും കൊടുക്കുന്നതിൽനിന്നു മഹമ്മദവിദ്യാൎത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും (൨) ൬-അല്ലെങ്കിൽ ൭-ം ഫാറം വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മഹമ്മദ വിദ്യാൎത്ഥികളിൽ ഒരാളെ എങ്കിലും ആണ്ടുതോറും തിരിഞ്ഞെടുത്തു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിറിങ് മുതലായ വിദ്യാഭ്യാസം പരിശീലിക്കാനായി ഇംഗ്ലാണ്ടിലേക്കൊ ബൊംബായിക്കൊ അയക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൊല്ലത്തു മഹമ്മദന്മാൎക്കുള്ള ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപള്ളിക്കൂടത്തിനു കൂടുതൽ ഗ്രാണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നും അറബിഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സുകൂടി ഏൎപ്പെടുത്തണമെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മഹമ്മദന്മാർ അധികം ആയി ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകളിൽ ൪-ം ഫാറം വരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ ഉസ്സൻപിള്ള (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ മററു വൎഗ്ഗക്കാൎക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതായ പൊതുചട്ടത്തെ മഹമ്മദന്മാരുടെ കാൎയ്യത്തിൽ അയവാക്കയും അവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി അവൎക്കു പ്രത്യേകം ആനുകൂല്യങ്ങളും സൌകൎയ്യങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യണം. മഹമ്മദന്മാരിലെ അജ്ഞന്മാർ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലേക്കു അയക്കുന്നതിൽ സാധാരണമായി യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കാണിക്കുന്നില്ലാ എന്നിരിക്കെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ വളരെ അകലെയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ മാൎഗ്ഗത്തിൽ വല്ലതും പ്രവൎത്തിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. മഹമ്മദന്മാർ അധികമായി പാൎക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറിപാഠശാലകളിൽ ൪-ം ഫാറംവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും വലിയൊരു സഹായമായിഭവിക്കും.

ദിവാന്റെ മറുപടി— മഹമ്മദന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഗവർൺമെണ്ട് കഴിവുള്ളെടത്തോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു.

ഈ കടൽ തിരത്തു പാൎക്കുന്ന റോമൻകത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുട്ടികളെ ഫീസ് കൂടാതെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിലേക്കായി സൌകൎയ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എലിമെണ്ടറി പാഠശാലകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ എൻ. എച്. നെറ്റൊ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ബുദ്ധിസംബന്ധമായും സദാചാരസംബന്ധമായുമുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ കടൽ തിരത്തു താമസിക്കുന്ന റോമൻകത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിന്നോക്ക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. തമ്പുരാന്റെ പ്രജകളിൽപ്പെട്ട മററു വൎഗ്ഗക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ ഔദാൎയ്യത്താൽ ഗുണപ്പെട്ടിരിക്കെ, കടൽതീരത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾമാത്രം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏൎപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ അവൎക്കു ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഈ മാൎഗ്ഗത്തിൽ ഗുണപ്പെടാനുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. ദരിദ്രന്മാരും പിന്നോക്കസ്ഥിതിയിലുള്ളവരും ആയ ഈ ജാതിക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കായി വേണ്ട എലിമെണ്ടറിപാഠശാലകൾ ഏൎപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗവർൺമെണ്ട്തന്നെ കയ്യേൽക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻ— ഞാൻ നിങ്ങളോടു പൂർണ്ണമായി അനുഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം ഉള്ളവർതന്നെ നിങ്ങളുടെ വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നും ഒരു സാമാജികനോടുകൂടി അടുത്തകാലത്തിൽ ദിവാനെ ഏതാണ്ട് കാണുകയും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളേയും ആവശ്യങ്ങളേയും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കയും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

൭൭. വൈക്കം താലൂക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ

മിസ്റ്റർ ജി. വെങ്കിടരാമയ്യർ (വൈക്കം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി മെംബർ) വിദ്യാഭ്യാസകോഡ് നടപ്പാകുന്നതിനുമുമ്പായി താലൂക്കിൽ സഹായധനം വാങ്ങുകയും വാങ്ങിക്കാത്തതും ആയി ൫൭൦ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ൫൭ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ ഉള്ളു. ൨൭,൦൦൦ കുട്ടികൾ ഉള്ളതിൽ മതിയായെടത്തോളം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ൩൦൦൦-ൽ കുറഞ്ഞ എണ്ണം കുട്ടികൾ മാത്രമേ പഠിച്ചുവരുന്നൊള്ളു. കോഡ് നടപ്പായതിൽപിന്നെ ഗവർണ്മെണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിയ കല്ലറയിലും പെരുമ്പളത്തിലും ഉള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നു. കല്ലറ പള്ളിക്കൂടം ൫൨൦ കുട്ടികൾക്കായി മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു എങ്കിലും കാര്യവശാൽ അതിൽ ആ എണ്ണത്തിൽ ഇരട്ടിക്കു കവിഞ്ഞ എണ്ണം കുട്ടികൾ പഠിച്ചുവരുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ പെരുമ്പളം പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും വൈക്കം പട്ടണത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തുള്ള ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ശോചനീയം ആയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ൭൯൭ കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കോഡിൻപ്രകാരം ഏററവും കൂടിയാൽ ൨൭൦ കുട്ടികൾ മാത്രമെ അതിൽ ഇരിക്കാവു. അമ്പലത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അവരെ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് വൈക്കത്തിലെ താഴ്ന്നജാതിക്കാർക്കു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല. സ്ഥലച്ചുരുക്കം ഹേതുവായി ഉയർന്ന ജാതിക്കാരിൽ ചിലർക്കു പഠിക്കാതെതന്നെ ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു മാററിയിടുകയും മതിയായെടത്തോളം സ്ഥലാവകാശത്തിനു വ്യവസ്ഥചെയ്യുകയും വേണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പുലയരുടെ സാമുദായികാവസ്ഥയെ ഉയർത്തുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ട് ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിക്കുന്നനയം ദൂരവിവേകമുള്ള നടപടിയല്ല. ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ പുലയരുടെനേർക്കു പ്രതികൂലഭാവത്തോടു വർത്തിക്കുന്ന കാലത്തോളവും പുലയർ ധനസംബന്ധമായ ഐശ്വര്യത്തിൽ കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളവും അവർ സമുദായശ്രേണിയിൽ വലിപ്പത്തെ പ്രാപിക്കയില്ലാ എന്നു എനിക്കുതോന്നുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കുമാത്രം ഉദാരസഹായം നൽകുന്നതുകൊണ്ടു ആ വർഗ്ഗക്കാർ മുഴുവനിലേക്കും യാതൊരു ഗുണവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. നേരെമറിച്ചു അവരിൽ ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചവർക്കും കീഴ്പെട്ടുള്ളവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ ജനിപ്പിക്കയേയൊള്ളു. പുലയരുടേയും അതുപോലുള്ള മററു വർഗ്ഗക്കാരുടേയും നന്മയെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ പുലയർക്കു നിശാപാഠശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു നല്ലതു എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മീനച്ചൽ താലൂക്കിൽ ഒരു ഉയർന്നതരം സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം.

മിസ്റ്റർ സി. ചാത്തൻമാപ്പിള (മീനച്ചൽതാലൂക്കു മെംബർ) ഈ താലൂക്കിൽ ഭരണങ്ങാനത്തുമാത്രം ഒരു താണതരം സെക്കണ്ടറി പാഠശാല ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഉയർന്നതരം ക്ലാസുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിത്തം നിറുത്തേണ്ടിവരുന്നു. ജനഹിതം വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈയിടെ പാലായിൽ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ വിദ്യാഭ്യാസാധികാരസ്ഥന്മാർ അതിനു അംഗീകാരം നല്കിയില്ലാ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒന്നുകിൽ പാലായിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിനു അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയോ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡാർഡിനെ ഉയർത്താൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് ധനാതിരം സഹായം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണങ്ങാനത്തു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലോവർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടത്തെ ഹൈസ്കൂൾ ആക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

കൊതുവള്ളിക്കാട്ടു മുറിയിൽ ഒരു താഴ്ന്ന തരം സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ ഉണ്ണാമൻ കുഞ്ഞൻ (ഗവൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) കോതുവള്ളിക്കാട മാലിയേക്കര മുതലായ പല മുറികളുടെ മദ്ധ്യത്തുള്ള വാവക്കാട്ടിൽ ഈഴവർ ൩൦൦൦ രൂപായോളം ചിലവുചെയ്തു ഒരു കെട്ടിടം പണിചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പള്ളിക്കൂടം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്കായി അതിനെ ഗവൺമെണ്ടിന്റെ അധീനത്തിൽ ആക്കാൻ അവൎക്കു മനസ്സും ഉണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു ലോവർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറി പാഠശാല ഏൎപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ മുമ്പത്തെക്കാൾ അതു അവൎക്കു അധികം സൌകൎയ്യം ആയിരിക്കും.

ദിവാന്റെ മറുപടി-- നിങ്ങൾ ഡൈറെക്ടരോടു അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

കറുകച്ചാലിൽ ഒരു താണതരം സെക്കണ്ടറിപാഠശാലസ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരകുറുപ്പു ഇരവികുറുപ്പു (ചങ്ങനാശ്ശേരിതാലൂക്കു മെംബർ) ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിന്റെ കിഴക്കെ പകുതികളിലെ ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അധികമായും അനുഭവിച്ചു വരുന്നു. കറുകച്ചാൽ കിഴക്കെ പകുതികളുടെ ഏകദേശം മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കകൊണ്ടു വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു അവിടെ പോകുന്നതിനു സൌകൎയ്യം ഉണ്ടു. അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കോതമംഗലത്തു ഒരു ലോവർ ഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ തരിയതു കുഞ്ഞുതൊമ്മൻ (മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കുമെംബർ) താലൂക്കിന്റെ വടക്കെ പകുതികളുടെ ആവശ്യത്തിന്നായി കോതമംഗലത്തു ഒരു ലോവർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറി പള്ളിക്കൂടം ഏൎപ്പെടുത്തേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കു പോകാൻ ൧൦ മൈൽദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ലോവർ ഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ തരിയതു മാത്തുതരകൻ (കുന്നത്തുനാട്ടുതാലൂക്കു മെംബർ) വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഈ താലൂക്കു പിന്നോക്കസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. മുമ്പു സഹായധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതാനും പാഠശാലകൾ കോഡ് നടപ്പായതിൽ പിന്നെ നശിച്ചുപോയി. താലൂക്കിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഗവൺമെണ്ട് എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏൎപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ താലൂക്കിന്റെ സ്ഥിതി ശോചനീയമായി ഭവിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കായി പ്രസ്തുതതാലൂക്കിൽ സൎക്കാരിൽ നിന്നു യാതൊരുപണവും ചിലവിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു താലൂക്കു കസ്ബാവായ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ലോവർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അടൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിക്കടുത്തു ഒരു ലോവർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറിപാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ (കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുമെംബർ) ഈ താലൂക്കിൽ സൎക്കാർവകയായോ സാഹായികധനം ഉള്ളതായോ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്വത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ഈ താലൂക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ താണനിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹയർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പള്ളിക്കൂടം നടത്തിവരുന്ന കെട്ടിടം അതിലേക്കു മതിയാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ആ പള്ളിക്കൂടം കെട്ടുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ പൊന്നുംവിലകൊടുത്തു ഒഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠശാല കെട്ടുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അല്ലെന്നുവരികിൽ അടൂരിൽ താലൂക്കുകച്ചേരിക്കു കിഴക്കുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം കെട്ടുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇതിലേക്കുള്ള ചിലവിൽ ഒന്നുപാതി ജനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

നെടുമങ്ങാട്ടു ഒരു ലോവർ ഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറി പാഠശാല സ്ഥാപിക്കണം

മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ (നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കമെംബർ) നൂറ്റു ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരവും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ജനങ്ങളും ഉള്ള ഈ താലൂക്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം പോലും ഇല്ലാത്തതു ശോചനീയം ആകുന്നു. ൧൦൩൪-മാണ്ടുമുതൽ ജനങ്ങളാൽ നടത്തപ്പെട്ടുവന്ന ഒരു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ൧൦൭൭-മാണ്ടിൽ അതിന്റെ ഭരണത്തെ ഗവർൺമെണ്ട് കയ്യേററു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഒരു രെജിസ്റ്റർ ഉടമ്പടി ഇരുന്നിട്ടും ൧൦൯൯-മാണ്ടിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ആ പാഠശാലയെ നിറുത്തൽ ചെയ്തു, ആ കെട്ടിടത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺ പള്ളിക്കൂടമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. പ്രജാസഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആവശ്യത്തെ പ്പററി പരാതിപറഞ്ഞുവരുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള താന്നതരം സെക്കണ്ടറി പാഠശാലയുടെ സ്റ്റാൺഡാർഡ് കൂട്ടണം

മിസ്റ്റർ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ (ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക മെംബർ) ഈ വിഷയത്തെപ്പററി സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്തുതകാര്യത്തെ ഡൈറെക്ടർ ശിപാർശചെയ്തിട്ടുണ്ടു, എന്നും ഒരു നൂതനപാഠശാലാഗൃഹം പണിയിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ദിവാൻ പറഞ്ഞു.

കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള താന്നതരം സെക്കണ്ടറി പാഠശാലയുടെ സ്റ്റാൺഡാർഡ് കൂട്ടണം.

മിസ്റ്റർ അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ (കൊട്ടാരക്കരതാലൂക്കമെംബർ) ഈ താലൂക്കിലെ നിവാസികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മററുള്ള താലൂക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ചു പിന്നാക്കസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ഒറെറ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടം ഒരു ലോവർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറിപാഠശാല ആകുന്നു. മേൽ ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കൊല്ലത്തേക്കു പോകേണ്ടിവരുന്നു. കൊട്ടാരക്കര പത്തനാപുരം കുന്നത്തൂർ ഈ മൂന്നു താലൂക്കുകളിലെ ജനങ്ങൾക്കു ഉപകാരമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇപ്പോഴത്തെ പാഠശാലയുടെ സ്റ്റാൺഡാർഡിനെ കൂട്ടണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—ഈ സംഗതിയെ കുറിച്ചു ആലോചിക്കുന്നതാണെന്നു ഡൈറെക്ടർ പറയുന്നു.

ഈ വ്യവസായസംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസം.

മിസ്റ്റർ പി. എം. ചാക്കൊ ബി. എ (കോട്ടയം പട്ടണപരിഷ്കാരണകമ്മിട്ടി മെംബർ) ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനതൊഴിൽ കൃഷിയായിരുന്നിട്ടും ആഹാരസാധനങ്ങൾക്കു നമുക്കു പുറരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആണ്ടുതോറും ൯൦ ലക്ഷം രൂപാക്കു കൂടുതലായതുകയ്ക്കു നെല്ലുഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മററു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പുറരാജ്യങ്ങളെ തന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടിവരുന്നു. കൈത്തൊഴിൽ മൂലം രാജ്യത്തിലെ ഉല്പത്തികളെ പോഷിപ്പിച്ചുവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വല്ല ഉപായവും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ അധികം അധികം ദരിദ്രന്മാരായി തീരും. കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധമായ അഭിവൃദ്ധിക്കു സാമഗ്രികൾ, ആളുകൾ, ധനം, എന്നീ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം ആകുന്നു. ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തേതായ സാമഗ്രികൾ രാജ്യത്തിൽ സുഭിക്ഷമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവയെ പാകം ചെയ്യാതെതന്നെ അന്യരാജ്യങ്ങൾക്കു അയച്ചുവരുന്നു. നൈപുണ്യത്താലും വേലകൊണ്ടും അവയെ ഉപയോഗമുള്ള ചരക്കുകളാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലേക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ആളുകളും ധാരാളം ഉണ്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം നിറുത്തൽചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈത്തൊഴിൽമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാവുന്നതും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവർക്കും രാജ്യത്തിന്നും ക്ഷേമം സിദ്ധിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. കൈത്തൊഴിലുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടമൂലധനം ലഭിക്കുന്നകാര്യം പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രയാസം എന്നുതോന്നാം. എന്നാൽ ചില്ലറയായ ആരംഭങ്ങൾക്കു അല്പമായ തുകകൾ മുമ്പേറായി കൊടുക്കുന്നതിനു ജനങ്ങൾക്കു സമ്മതമായിരിക്കും. ധനംസംഗ്രഹിച്ചുവയ്ക്കുന്നവരായി ചില ആളുകൾ ഉണ്ടു. ഒരം മാർഗ്ഗത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് തന്നെ വേണ്ടപ്രാരംഭപ്രവൃത്തിനടത്തുകയും പ്രോത്സാഹംകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ആവശ്യക്കാരന്നെ ഈ വിധം പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു. പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള കൈത്തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കാര്യവശാൽ നടത്തി കാണിച്ചുകൊടുക്കയാകുന്നു ജനങ്ങൾക്കു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു. ഇതിനു ഉദ്ദേശമായി ഒരു സംഗതി

വിഷയങ്ങളും

പറയാം. കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവാൻ മിസ്റ്റർ ടി. രാമരായർ കരിമ്പു ആട്ടുന്നായന്ത്രം നടപ്പാക്കി. അദ്ദേഹം അതിനെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ അധികമായും ആ വിധംയന്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ വക തൊഴിലുകൾക്കു പുറമെ നമ്മുടെ ദിക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള നെയ്ത്തു, കയറു പിരിക്കൽ, മുതലായ തൊഴിലുകളെ ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈവകയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ താഴെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു:—(൧) പ്രധാനമായ ചില യന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കു പരിചയമാകത്തക്കവിധത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കയും അവയെ അവർക്കു അഭ്യാസത്തിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി വ്യവസായസംബന്ധമായും കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധമായും ഉള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ, വേണ്ട അദ്ധ്യാപകന്മാരോടുകൂടി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. (൨) ലഘുവായ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ ജനങ്ങൾക്കു പഠിപ്പിക്കയും അവയുമായി അവരെ പരിചിതന്മാരാക്കയും ചെയ്യുന്നതിനു ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രസംഗക്കാരേയും പ്രവൃത്തിചെയ്തുകാണിക്കുന്നവരേയും നിയമിക്കണം. (൩) ചരക്കുകൾ ഉത്തമവിശ്വാസമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കു, അവയ്ക്കു നല്ലപുഷ്ടിവരുന്നതുവരെ, സഹായധനങ്ങളോ ഇനാമോ കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. (൪) തേങ്ങാ, ചകിരി, പിണ്ണാക്കു, മത്സ്യം, എല്ലു, ചെമ്മീൻതൊലി മുതലായ പാകപ്പെടുത്താത്ത സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വിലയേറിയ ചരക്കുകളായി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി അവയ്ക്കു നിരോധനീയമായി കൂടുതലായ തീരുവകൾ ചുമത്തണം.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

VIII. മതസ്ഥാപനങ്ങളും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും

൭. സർക്കാർ ദേവസ്വങ്ങളും അവയുടെ ഭരണവും.

മിസ്റ്റർ വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻമൂത്തതു (തിരുവല്ലാ പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടി മെംബർ)—ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളും ൯൮൭-മാണ്ടു അവയെ സർക്കാരിലേക്കു ചേർത്ത കാലംവരെ കുടികളാലും ഊരാണ്മക്കാരാലും ആത്മൈ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നു. അവയിൽ ൩൪൦ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു; അവയുടെ വകയായി ഭൂസ്വത്തുകളും ഉണ്ടു. എന്നാൽ ൧൩൫൦ അപ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളവയെ ആദ്യത്തെവക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുകൊണ്ടു പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചിലവിലേക്കു ൯൯൪-മാണ്ടു ഏർപ്പെടുത്തിയ പതിവുതന്നെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിലവാശിയിൽ ഉള്ള ഭേദംനിമിത്തം എല്ലാ സാമാനങ്ങളുടേയും വില കൂടിയിരിക്കുന്നു. ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു ഈ കൂടുതൽ വില നിമിത്തം കൂടുതലായ വിലവാശി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു. എന്നാൽ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു ൯൯൪-മാണ്ടിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലകൊണ്ടു വാങ്ങിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഉള്ള സാമാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഈ വിധം വ്യത്യാസം, സംബന്ധപ്പെട്ട അധികാരസ്ഥന്മാരുടെ തെറ്റുധാരണയിൽ നിന്നു ജനിച്ചതാകുന്നു. ദേവസ്വം ജീവനക്കാർക്കു ദേവസ്വങ്ങളിൽനിന്നു ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുവരുന്ന നിവേദ്യച്ചോറു ആഹാരത്തിനു കൊള്ളരുതാത്തതായിരിക്കുന്നു. ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണം തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നില്ലാ. ദേവസ്വങ്ങൾ ദിവാൻപേഷ്കാർമാരുടെ മേൽവിചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പേരുണ്ടെന്നു വരികിലും അവ വാസ്തവത്തിൽ മാസം ഒന്നുക്കു ൫൦ രൂപാ മുതൽ ൫൦ ചക്രംവരെ ശമ്പളമുള്ള സ്വല്പശമ്പളക്കാരായ കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ കാര്യവിചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ദിവാൻപേഷ്കാർമാർക്കാകട്ടെ അവരുടെ ചുമതലപ്പെട്ട റെവന്യൂ ജോലികളോടും ജുഡിഷ്യൽ ജോലികളോടും കൂടി ദേവസ്വം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു അശക്യമായിരിക്കുന്നു. ദേവസ്വങ്ങളുടെ പുനസ്സംഘടനം ഇപ്പോൾ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ പര്യാലോചനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു താഴെ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു:—

(൧) ഒരു താലൂക്കിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളേയും ഒരു കാര്യവിചാരസംഘക്കാരുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ആക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിലെ മെംബർ

തിരുവിതാംകൂർ

കൃഷിവക ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ

അഞ്ചാമത്തെ ഓച്ചിറ കൃഷി വ്യവസായ പ്രദർശനത്തിൽ ആലപ്പുഴ മ. രാ. രാ. എം. എൻ. ജനാൎദ്ദനൻപിള്ള അവർകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ കച്ചവടങ്ങളെപ്പറ്റി ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനേകം കാൎയ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു മഹാരാജമാന്യ രാജശ്രീ ദിവാൻജി അവർകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു മിസ്റ്റർ ജനാൎദ്ദനൻപിള്ള ഇവിടെ അയച്ചുതന്നതായ ആ പ്രസംഗത്തെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൦-൧൨-൮൭.

കൃഷിഡയറക്ടർ,
എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള.

തിരുവിതാംകൂറിലെ കച്ചവടം.

തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറിയകാലമായി കച്ചവടം, കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ മുതലായവയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായ പ്രദർശനങ്ങളും, പ്രസംഗങ്ങളും, മുതലായവ ഇല്ലാതിരുന്ന ന്യൂനതയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും വലതായ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്തുവരുന്നതായി കാണുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ "തിരുവിതാംകൂറിലെ കച്ചവടം" എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടു വാക്കു പറവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനായി, ഞാൻ ഭാരവാഹികളോടു എന്റെ കൃതജ്ഞതയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കച്ചവടത്തെ സാധാരണ താഴെപ്പറയുന്ന പിരിവുകളായി ഭാഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു

(൧) കയറ്റുമതി കച്ചവടം, (൨) ഇറക്കുമതി കച്ചവടം (൩) നാട്ടുകച്ചവടം. (൪) കൈത്തൊഴിൽകച്ചവടം. സമയദൌർലഭ്യത്താൽ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ, കയറ്റുമതികച്ചവടത്തെപ്പറ്റി മാത്രം വല്ലതും കുറച്ചു പറയാമെന്നാണു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതു.

കയറ്റുമതികച്ചവടം എന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാമാനങ്ങളെ അവയുടെ യഥാസ്ഥിതിയിലൊ, വല്ല ഭേദഗതികളും വരുത്തിയോ, റയിൽമാർഗ്ഗമാകട്ടെ, കപ്പൽമാർഗ്ഗമാകട്ടെ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു അയച്ചു കച്ചവടം നടത്തുന്നതാകുന്നു. കയറു, കൊപ്രാ, കുരുമുളകു, ചണ്ണുക്കാ, കോലിഞ്ചി, കാഞ്ഞിരത്തിൻകുരു, പയിൻപൂവ്, തടി, തേൻ, മെഴുകു, എണ്ണത്തരങ്ങളും എന്നുവേണ്ട മിക്ക സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നു അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു. ഈ കച്ചവടത്തിൽ അധികമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, മിക്കവാറും യൂറോപ്യന്മാരും വിദേശീയരായ മാന്ത്യാന്മാരും, കച്ച് മുഹമ്മദീയരുമാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂർകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം മിക്കവാറും ആരുംതന്നെയില്ലെന്നു പറയാം. അഥവാ, വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കച്ചവടം വളരെ മോശസ്ഥിതിയിലാണു കണ്ടുവരുന്നതു. നേരെ മറിച്ചു

വെള്ളക്കാരാദിയായ കച്ചവടക്കാർ ദിവസംപ്രതി കച്ചവടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു ധനവാന്മാരായി തീരുന്നതായി നാം കണ്ടുവരുന്നു. ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളും എന്താണെന്നു നാം അന്വേഷിക്കാം.

(A) പരസ്പരവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ. (B) വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവു, എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണെന്നു ചുരുക്കി പറയാം. ഇത്രയുംമാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ശരിയായ കയറ്റുമതികച്ചവടം നടത്തുന്നതു ഇന്ന രീതിയാണെന്നു ആർക്കും മനസ്സിലാകയില്ലല്ലൊ. അതുകൊണ്ടു ആ രീതിയെക്കുറിച്ചു കുറെ വിശദമായി പറയേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്.

(a) തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്കചരക്കുകളും യൂറോപ്പ്, അമേരിക്കാ, ഫ്രാൻസു മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലാണു ചിലവാകുന്നതു. ആ ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇന്നതരം ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി വാങ്ങിക്കുമെന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒരു "Directory" നോക്കിയാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു. ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക, ബോംബെ, മദ്രാസ്, മുതലായ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലെ ചില കമ്പനിക്കാർ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള മിക്ക കമ്പനികളുടെയും പേരുവിവരം, അവരുടെ മേൽവിലാസം, അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളുടെ വിവരണം, മുതലായവയെ ക്രമീകരിച്ചു പുസ്തകരൂപേണ ആണ്ടുതോറും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിനാണു "Directory" എന്നു പേർ. എന്നാൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്ന വിവരങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാണെന്നു പറവാൻ എനിക്കു ധൈര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാതൊന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പേർ കാണുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പററിയും അവരുമായി ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതികളും വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെപ്പററിയും വേണ്ടപോലെ മുൻകൂട്ടി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജർമ്മനിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു

കച്ചവടക്കാരൻ ഇൻഡ്യയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ പ്രാചാർയ്യോടു വല്ല കച്ചവടഏർപ്പാടുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഉടനെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള സായ്പു അയാൾ സാധാരണ "പാറ്റുവരവു" ചെയ്തു വരുന്ന ബാങ്കു മുഖാന്തിരം, ജർമ്മനിയിലുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ "പാറ്റുവരവു" നടത്തിവരുന്ന അവിടെയുള്ള ബാങ്കുകാരോടു ചോദിച്ചു അയാളെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കും. മിക്കവാറും ബാങ്കിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന അറിവു വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കയാണ് പതിവു. ഒരുവല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘങ്ങളും പലതു, ലണ്ടൻ മുതലായ പട്ടണങ്ങളിലുള്ളതുകൊണ്ടു, അവരോടു രഹസ്യമായി എഴുതിചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഒരു സായ്പു കച്ചവടത്തിനായി പുറപ്പെട്ടാൽ, അയാൾക്കു എവിടെഎല്ലാം കച്ചവടം സംബന്ധിച്ചു എളുപ്പങ്ങളുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കച്ചവടസംഘങ്ങളിലും, അയാൾ സമാജികനായി ചേരുന്നതാണ്, കച്ചവടത്തിനുള്ള മുതൽ ശേഖരിച്ചതിന്നാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നതു ഇതാണ്. ഇതു കഴിഞ്ഞശേഷം മാത്രമെ കച്ചവടത്തിലേക്കു അയാൾ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു രണ്ടു കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽ വിശ്വാസം ബലപ്പെട്ടുവരുന്നതു നിശ്ചയമാണല്ലൊ. വിശ്വാസം ബലമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ചു ഒരു കാര്യം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയുണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെയിടയിൽ തീരെ ഇല്ലെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിശ്വാസബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു നാട്ടുകാരൻ തുനിയുന്നതായാൽ, അയാൾക്കു യാതൊരു സൌകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. നാട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാർ ധാരാളം ചേർന്നിട്ടുള്ളതും, അവരോടു ധാരാളം അനേകമ്പേരും സ്നേഹവുമുള്ള സമാജികന്മാർ ഉള്ളതുമായ സംഘങ്ങളും ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഒരുവേള അങ്ങിങ്ങായി ഒന്നോരണ്ടോ സംഘങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെയെല്ലാം നാട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായും അടക്കം കൂടാതെയും നടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളുടെ അഭാവം നമുക്കു എത്ര ദോഷകരമാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങൾ പരിശോധനാർത്ഥം, തിരുവിതാംകൂറിലെ
പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്താൻ നാം
എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(വ) കച്ചവടത്തിന്റെ സ്ഥിതി കടലിലെ തിരമാലകളെന്ന
പോലെ സദാ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സാമാന
ത്തിനു കാലത്തുള്ള വിലയിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരം കൂടിയും കുറ
ഞ്ഞുമിരിക്കാം. ഇവിടെനിന്നും കയറ്റുമതിചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കു
കളുടെ വില, അവ ചിലവാകുന്ന അന്യരാജ്യങ്ങളിലെ വിലയെ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെ
ടുന്ന ചരക്കുകൾ ഒരു സമയം അവയുണ്ടാകുന്ന അന്യരാജ്യങ്ങ
ളിൽ ധാരാളം കണ്ടേക്കാം. മറ്റൊരു സമയത്തിൽ തീരെ ചരക്കി
ല്ലാതെ വന്നേക്കാം. ഒരു തീയതിയിൽ കപ്പൽ പുറപ്പെടുമെന്നോ
കപ്പൽ വരുമെന്നോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കയും, അതനുസരിച്ചു ചരക്കു
കൾ അയക്കാനുള്ളവർ അയക്കാൻ ശട്ടംകെട്ടുകയും, ഇറക്കാനുള്ള
വർ ഇറങ്ങിയിട്ടുടനെ വിറ്റുകളയണമെന്നുള്ള വിചാരത്തോ
ടുകൂടി മുൻകൂട്ടി കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ
രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ, കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു ദിവ
സങ്ങൾ മുൻപിൽ നടത്തപ്പെടുകയോ, രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ താമ
സിച്ചു നടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ ചില സാമാനങ്ങ
ൾക്കു വില കുറഞ്ഞു, ചിലതിനു വില കൂടി, ചിലർ കച്ചവടം
ഒന്നും ചെയ്യാതെതന്നെ നഷ്ടം കൊടുത്തു, മറ്റു ചിലർ അതു
പോലെതന്നെ നഷ്ടം വാങ്ങിച്ചു, എന്നിങ്ങനെ പല സംഗതി
കളും ഉണ്ടാകുപതിവാണ്. ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു നെയ്ത്തുശാല മാനേ
ജർ, തന്റെ കൈവശം കുറെ ചരക്കുകൾ ധാരാളം തയ്യാറാക്കിയിരി
ക്കുന്നുവെന്നും, അവയെ വാങ്ങാൻ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേ
ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കുന്നപക്ഷം
നിരക്കുവിലയിൽ നിന്നു ഒരു ഷില്ലിംഗ് കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്നും
ഐർലണ്ടിലെ ഒരു തുണിവ്യാപാരിയെ അറിയിച്ചു. ഐർലണ്ടു
കാരനായ കച്ചവടക്കാരൻ പല ജോലികൾക്കിടയിൽ സമയത്തി
നുള്ളിൽ മറുപടി അയക്കാൻ മറന്നുപോയി. പിറ്റെദിവസം കാ
ലത്തു തുണ്ടു ഒന്നിനു മൂന്നു ഷില്ലിംഗ് വീതം വില കൂടിയിരിക്കുന്ന
തായറിഞ്ഞപ്പോളാണു തലെ ദിവസത്തെ കമ്പിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ
യിൽ വന്നതു. അതിൽപിന്നെ ചരക്കുവില്ലാൻ തയ്യാറുണ്ടോ

എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്കാരനോട എഴുതിചോദിച്ചതിൽ മറുപടിപോലും ഉണ്ടായില്ല. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാകാൎയ്യങ്ങളും ക്ലിപ്തസമയത്തു ചെയ്തുതീൎക്കേണ്ടതു കച്ചവടത്തിലെ ഒരു പരമരഹസ്യമാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നതാണു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഓരോ കച്ചവടക്കാരനും കാലത്തെയുള്ള തന്റെ ജോലികൾ നോക്കുന്നതിനായി ഇറങ്ങിയവുടനെ കച്ചവടം നടന്നുവരുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥിതിവ്യത്യാസങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണു. അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രംപോരാ, അപ്പഴപ്പോൾ പ്രവൃത്തിക്കേണ്ട കാൎയ്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷംപോലും താമസംകൂടാതെ നടത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രതയുമുണ്ടായിരിക്കണം.

(൩) കയറ്റുമതിക്കച്ചവടം രണ്ടു രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടു. (എ) Consignment account, (ബി) Letter of credit system, എന്നിങ്ങനെയാണു. (എ) കൺസൈൻമെൻറു എക്കൌണ്ട എന്നതിനു ഇവിടെയുള്ള ചരക്കുകളെ ശേഖരിച്ചു വില്ക്കുന്നതിനു സൌകൎയ്യങ്ങളുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. അവയെ അയാളുടെ മനോട്ടമനുസരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു. ഈ ചരക്കുകളെ ഏതു രാജ്യത്തിലേക്കയക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ അവിടെയുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടശേഷമല്ലാ നാം വാങ്ങിക്കുന്നതു. ഈ ചരക്കു വാങ്ങി അയച്ചാൽ ലാഭംകിട്ടുമെന്നു "എ" വിചാരിച്ചു, അവയെ ശേഖരിച്ചു. അന്യരാജ്യത്തിലുള്ള "ബി"യുടെ മേൽവിലാസം കണ്ടുപിടിച്ചു, അയാൾക്കു ചരക്കുകളെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ചരക്കയച്ചാലുടനെ, അയതിന്റെ വില നമ്മെ ആരും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചരക്കു ആ രാജ്യത്തു ചെന്നു ചേൎന്നതിന്റെ ശേഷം "ബി", അതിനെ ഏറെറടുത്തു അയാളുടെ കെട്ടിടത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു അവൎക്കു ചരക്കിനെ വില്ക്കുന്നു. വില ഈടായശേഷം, വില്ക്കുന്നതുവരെ "എ"ക്കു വേണ്ടി "ബി" ചിലവാക്കീട്ടുള്ള പണവും, അയാളുടെ കമ്മീഷനും കഴിച്ചശേഷം, ബാക്കി പണം "എ"ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. എന്നു വില്ക്കുന്നുവോ അന്നു പണം അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്നല്ലാതെ, അതിനുമുമ്പിൽ "ബി"യോടു പണം ആവശ്യപ്പെടാൻ ന്യായമില്ല. വിററാലും വിററില്ലെങ്കിലും സ്ഥലവാടക, തപാൽചിലവു, കമ്പിചിലവു, ചരക്കിനു ആവശ്യക്കാരെ അന്വേ

ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു മുതലായവയെ "ഏ"യുടെ കണക്കിൽ തന്നെ പറ്റെഴുതുന്നതാണ്. ഈ ഏർപ്പാടിനാണു "Consignment account" എന്ന പേർ. ഇതു വളരെ അപകടമായ ഒരേർപ്പാടാണെന്നു അല്പം ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ പണത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടെഴുതിയാൽ ചരക്ക ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി വന്നിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ ചരക്കിനു വില വളരെ കുറഞ്ഞു പോയതായി പറയുന്നതുകൂടാതെ, പലവിധ ചിലവുകൾകൂടി ഈ ചരക്കുകളിന്മേൽ കയറ്റി ഒടുവിൽ ഉടമസ്ഥനു അസൽ മുതൽകൂടി കിട്ടാൻ പ്രയാസമായ നിലയിൽ വരുത്തുന്നതു അസാധാരണമല്ല. ഈ സൂക്ഷ്മം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരം കച്ചവടത്തിലകപ്പെട്ട വളരെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം നാട്ടുകാരെ ഞാൻ അറിയും.

(ബി) Letter of credit system. അന്യനാടുകളിലേക്ക കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ ധാരാളം ലാഭം കിട്ടുന്ന ചരക്കുകൾ "സി"യുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്ക. അതിനു അന്യനാട്ടുകാരനായ "ഡി" എന്നൊരു ആവശ്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അയ്യാൾക്ക "മാതൃക"യും വിലവിവരവും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം, മാതൃകയനുസരിച്ചു ഇത്രടൺ ഇന്നമാസത്തിൽ ഇന്ന വിലക്ക തരാമോയെന്നു "സി"യോടു "ഡി" ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെതന്നെ "ഡി" പറ്റുവരവു ചെയ്തുവരുന്ന ബാങ്കിന്റെ പേരും, തന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി തൃപ്തികരമായ അഭിപ്രായം അറിയിക്കത്തക്കനിലയിൽ തനുമായി പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടു നല്ല കച്ചവടക്കാരുടെ പേരുംകൂടി "സി"യെ അറിയിക്കും. "സി" ഉടനെ താൻ പറ്റുവരവു ചെയ്തുവരുന്ന തന്റെ ദിക്കിലുള്ള ബാങ്കു മുഖാന്തിരം "ഡി"യെപ്പറ്റി മതിയായ വിവരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതു മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യമാണെന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണു. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തികരമായ അഭിപ്രായം ലഭിച്ചാൽ, "ഡി" പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലക്കു, അയ്യാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തിനുള്ളിലും ചരക്ക കൊടുക്കുന്നതിനു "സി"ക്ക സമ്മതമുള്ളപക്ഷം, ആ വിവരത്തിനു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. "സി"യുടെ മറുപടി കിട്ടിയ

ശേഷം "ഡി" പററുവരവു ചെയ്യുവരുന്നബേങ്കു, "സി" പററുവരവു ചെയ്യുവരുന്ന ബേങ്കിലേക്കു താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ഒരെഴുത്തു എഴുതുന്നതാണ്.

"ഞങ്ങളുമായി പററുവരവുള്ള "ഡി"യുടെ വകക്കു, നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരനായ "സി" ചരക്കുകൾ അയച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു ഏർപ്പാടു ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ചരക്കുകൾ അയച്ചശേഷം അതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളോടുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ഇന്ന തുക വരെ കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കണക്കിൽ പററെഴുതിക്കൊള്ളണം"

ഈ എഴുത്തിനാണ് "Letter of credit" എന്നു പേർ. കുറേക്കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം മുതൽ, ചില എഴുത്തുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്നനിലയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി കൂടുതലായി എഴുതിക്കാണാറുണ്ടു.

"അപ്രകാരം പ്രമാണങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു പണം കൊടുത്താൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും, നിങ്ങൾക്കോ, "സി"ക്കോ, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു പറയുന്നു"

ഈ ഒരുവാചകത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാചകം ചേർക്കാതെ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നപക്ഷം വളരെ ആപത്തുകൾ കിടയുണ്ട്. "ഡി"യുടെ എഴുത്തനുസരിച്ചു "സി"ക്കു അയാളുടെ പട്ടികയിൻപടിയുള്ള പണം മുഴുവനും ബേങ്ക്കാർ അടയ്ക്കുന്നു എന്നുവരികിലും, ഉദ്ദിയൻ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന "ഡി" കൈപ്പററ, തുക മുഴുവനും അടച്ചുകഴിയുന്നതുവരെ "സി"യുടെ ചുമതല ഒഴിയുന്നതല്ല. ഒരുവേള "ഡി" പണം അടക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബേങ്ക്കാർ "സി"യോടു പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. "സി" ഉടൻ പണം അടയ്ക്കാത്തപക്ഷം അയാളുടെ സകല സ്വത്തുക്കളിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ബേങ്ക്കാർ നടത്തും. മേലാൽ അയാളുമായി ഒരു ബേങ്ക്കാരും പററുവരവു നടത്തുന്നതല്ലാ. ചരക്ക യാതൊരാധാരവും കൂടാതെ വല്ല മൂലയിലും കിടക്കും.

ഇത്രയും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരാരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ളളവിൽ പറഞ്ഞതായ ഒരു വാചകം ഇല്ലെങ്കിലും അതിനുമുൻപിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തനുസരിച്ച ഇവിടെ പണംകിട്ടാൻ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ മിക്കവാറും കണിശമായും സത്യമായുംതന്നെ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതാണു. എന്നമാത്രമല്ല ആദ്യമായി ഒരു കച്ചവടം ആരംഭിച്ചാലുടൻ നമ്മുടെ ധനസ്ഥിതിയെപ്പററിയും കൃത്യനിഷ്ടയെപ്പററിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ, അനേകായിരം മൈൽസ് അകലെ താമസിക്കുന്നവർ നമ്മെ മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചു് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ കേവലം അബദ്ധമാണു. കുറേശ്ശ വിശ്വാസവും കൂടിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വലുതായ ശ്രമത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനാദ്യം ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആപത്തുകളും ഇന്നതാണെന്നു മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലായിരുന്നാൽ കഴിയുന്നേടത്തോളം അതിനു വേണ്ട ഒഴികഴിവുകളെല്ലാം നോക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമല്ലോയെന്നുകരുതി ഇത്രയും പ്രസ്താവിക്കുന്നതു മാത്രമാണ്. "പ്രമാണങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു പണം കൊടുക്കണ" യെന്നതൊൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായല്ലോ. ആ പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നവയാണെന്നു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണ്. (൧) സ്റ്റീമറിൽ ചരക്കുകേററിയ വിവരത്തിനു കിട്ടുന്ന രസീതു അല്ലെങ്കിൽ (Bill of Lading) (൨) ചരക്കിൻെറ വിലവിവരം കണക്ക (Invoice) (൩) തിരുവ, കപ്പൽകൂലി, മുതലായവ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു കൊടുക്കുന്ന വിവര പത്രിക (Specification) (൪) അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പണം ഈടാകുന്നതിലേക്കു "ബീമ" പിടിക്കുന്നതിനുള്ള രസീതു (Insuarance Policy) ഇത്രയും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ അവയെ പ്രമാണങ്ങളായി ബേങ്ക്കാർ സ്വീകരിക്കയുള്ളൂ.

രണ്ടാമതു വിവരിച്ച (Letter of credit system) അനുസരിച്ചുള്ള കച്ചവടം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ ആരുംതന്നെ നടത്തുന്നില്ലെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെന്താണെന്നു അന്വേഷിക്കാം

(൧) അന്യരാജ്യങ്ങളുമായി ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്ന ബേങ്കുകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ അധികം ഇല്ല. ഉള്ളതു യൂറോപ്യന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ അധികംപേക്ക

യാതൊരു ഏൎപ്പാടുകളും ഇല്ല. ഏൎപ്പാടുകൾ നടത്തിവരുന്നവൎക്കു പോലും ഈ [illegible] ശരിയായ സഹായം ഈ ബേങ്കിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെയിടയിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പററി അന്യനാട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാർ വല്ലതും അറിവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം വിദേശിയരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ബേങ്കുകൾ മുഖാന്തിരമൊ, അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കച്ചവടക്കമ്പനികൾ മുഖാന്തിരമൊ അല്ലാതെ വേറെ മാൎഗ്ഗങ്ങളില്ല.

(൨) നാട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാൎക്ക ധനവിഷയമായി വേണ്ട സഹായം യൂറോപ്യന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ബേങ്കുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ചരക്കുകളെ മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളിലാക്കി, പൂട്ടി താക്കോലു ബാങ്കുകാരെ ഏല്പിക്കയും, ഇതരജാമ്യങ്ങളും ഉറപ്പുകളും കൊടുക്കയും ചെയ്താൽ കൂടി, ചരക്കിന്റെ ആകെയുള്ള വിലയിൽ ഉദ്ദേശം നൂറ്റുക്ക [illegible] മാത്രമെ ബാങ്കുകാർ അഡ്വാൻസായി കൊടുക്കയുള്ളു, നേരെമറിച്ചു വെള്ളക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ചരക്കുകളുടെ ഒരു കണക്കെഴുതി ആ കണക്കിനെ മാത്രം ബേങ്ക അധീനത്തിൽ ഏല്പിച്ചാലും, ചരക്കുകളുടെ മുഴുവൻ വിലയും മിക്കവാറും അഡ്വാൻസായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. "ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടക്കാരുമായി ഏൎപ്പാട ചെയ്യരുതെ" എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം. കയററുമതിക്കച്ചവടത്തിനു ആവശ്യമുള്ള ധനം മുഴുവനും സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുക്കൽ കാണുന്നതുതന്നെ പ്രയാസം. അഥവാ വല്ലവരുടെ പക്കലുമുണ്ടെന്നു വന്നാൽ, പണത്തിനുള്ള ആവശ്യം നേരിട്ടു വരുന്നതുവരെ നോക്കിയിരുന്നു, പെട്ടെന്നു പണം ഇല്ലെന്നുപറയുന്നതു ചുരുക്കം ചിലരെയൊഴിച്ചു, മിക്കവാറും ആളുകൾക്കു പതിവുള്ള സമ്പ്രദായമാണു. പണം കൊടുക്കാമെന്നുവെച്ചാലും, നൂറ്റിനു അരയോ മുക്കാലൊ വീതം വട്ടം എന്നു പലിശയും, പലിശക്കുമേൽ പലിശയും ഇങ്ങിനെയൊക്കെ ചേൎത്തു കച്ചവടത്തിലെ ലാഭം മുഴുവൻ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണു. വെള്ളക്കാരോടു അവരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ബേങ്കുകൾ എത്രമാത്രം ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും വൎത്തിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടക്കാരും നമ്മോടു പ്രവൃത്തിക്കുന്നപക്ഷം നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പണ്ടേതന്നെ തെളിഞ്ഞുപോയേനേ.

(ണ) തിരുവിതാംകൂറിൽ കച്ചവടത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം യൂറോപ്യൻകമ്പനികളുണ്ടല്ലോ. കച്ചവടക്കാരുമായി അധികം ഏർപ്പെടേണ്ടതു എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റാണ്. ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോ ആകട്ടെ, മററു വല്ല ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളെ സംബന്ധിച്ചോ ആകട്ടെ ഇവർക്കു വല്ല സങ്കടങ്ങളും നേരിടുകയും അവർ ഗവർമ്മെണ്ടിനെ അറിയിക്കയും ചെയ്താൽ, അതിനുതക്ക വേണ്ട നടപടികൾ ഗവർമ്മേണ്ടിൽ നിന്നു താമസം വിനാ നടത്തുന്നതാണ്. നാട്ടുകാർക്കു എത്രതന്നെ സങ്കടങ്ങളുണ്ടായാലും അവർ അറിയിക്കുന്നതു തന്നെ പ്രയാസം. അറിയിച്ചാലും അവയെപ്പററി ക്ഷണത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നുള്ളതും പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാണ്.

(ത) ഒരു രാജ്യത്തിലെ കച്ചവടത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി അവിടത്തെ പ്രധാന തുറമുഖത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. തുറമുഖത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഏറാവും പരിഷ്കൃതനിലയിലായിരിക്കണം. അവിടത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടുപോവാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുറമുഖവിഷയമായി പ്രത്യേകപരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഗംഭീരാശയനും മഹാനുമായ ഇപ്പോഴത്തെ ദിവാൻജി സ്വാമി അവർകൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം കയ്യേററതിന്റെശേഷം ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തിനു പല കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പുതിയജീവൻ വീണിട്ടുണ്ടെന്നു നന്ദിപൂർവം സമ്മതിക്കാം. പരിഷ്കൃതനിലയിലുള്ള ഒരു കടപ്പാലം കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാർക്കു ഗുണപ്രദമാകുന്നമെന്നു കരുതി സർക്കാർ കൂലിക്കാരെ നിയമിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരണ്ടും ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാത്രം വേണ്ടുകയുള്ളവ മുഴുവൻ ആയിയായെന്നുള്ളതിനെപ്പററിയും മററും വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്നും പറവാൻ തുനിയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നും വേണ്ട ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ പതിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം കുറെ കൊല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴത്തുറമുഖം കേവലം യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്തതായി തീരുമെന്നു പറയുന്നതിനു ഞാനു ഒട്ടും മടിക്കുന്നില്ല.

(ഥ) പൌരന്മാരായനമുക്കു ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു ചുമതലയാണുള്ളതെന്നും, ആ ചുമതലകളെ നാം നിറവേററുന്നുണ്ടോയെന്നും

കൂടി വിമൎശനം ചെയ്യുന്നതു അത്യാവശ്യമാണല്ലൊ. കച്ചവടം, കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ ഈ മൂന്നും അഭിവൃദ്ധിയിൽ വന്നെങ്കിൽമാത്രമെ ഒരു രാജ്യവും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കയുള്ളു. ഈ തത്വത്തെ നാം ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം, "ഇല്ല" എന്നു ഉത്തരം ഒരുപോലെ എല്ലാവരും പറയേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഗവൎമ്മെണ്ടിൽനിന്നു നമുക്കു നാനാപ്രകാരേണ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കൃതജ്ഞതാപൂൎവ്വം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയെ ശരിയാംവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു അഭിവൃദ്ധിയിൽ വരേണ്ടതു നമ്മുടെ ജോലിയാണു. നമുക്കു ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളും രാജ്യഭാരധുരന്ധരന്മാർ അറിഞ്ഞു എന്നുവരില്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നവയാണെന്നു നാം വിനയപൂൎവ്വം ഗവൎമ്മെണ്ടിനെ അറിയിക്കണം. അവകളെല്ലാം സാധിക്കുന്നതുവരെ നാം ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയെ സദാ ആകൎഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നാം അപേക്ഷിക്കുന്ന കാൎയ്യങ്ങളെല്ലാം ഗുണകരമായ നിലയിൽ സാധിച്ചാൽ അവയെ ഐകമത്യത്തോടുകൂടി വിജയപൂൎവ്വം ഉപയോഗിക്കണം. ഗവൎമ്മെണ്ടിനെ പൌരന്മാരും പൌരന്മാർ ഗവൎമ്മെണ്ടിനെയും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കയും സഹായിക്കയും ചെയ്താൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാൎയ്യം സാധിക്കുന്നതിനു യാതൊരു തടസ്ഥവുമുണ്ടാകയില്ല.

ഇനി ഇതിനുള്ള നിവാരണമാൎഗ്ഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാം.

(എ) കച്ചവടവിഷയമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായ വിധത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊടുക്കത്തക്ക ഒരു (Commercial Intelligence Department) കച്ചവടസംഗതികൾ അറിയിക്കുന്ന ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ട്, സമൎത്ഥനായ നമ്മുടെ കൃഷിഡയറക്ടർ ഡാക്ടർ കുഞ്ഞൻപിള്ള അവൎകളുടെ കീഴിൽ ഗവൎൺമെണ്ടിൽ നിന്നും ഏൎപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റും, ഇവിടെനിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചരക്കുകളുടെയും, ഇവിടേക്കു ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചരക്കുകളുടേയും പൂൎണ്ണമായ ജ്ഞാനവും, അപ്പഴപ്പോൾ ഉള്ള നിരക്കുവിലകളും ഈ ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടിനു മനസ്സിലായിരിക്കണം. വിദേശിയരായ കച്ചവടക്കാരെ

സ്ഥിതിയെപ്പററി കച്ചവടവിഷയമായി വല്ലതും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അറിവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധമായി അന്വെഷിച്ചു സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊടുപ്പാനു ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു ശെഷിയുണ്ടായിരിക്കണം. വിദേശിയരായ കച്ചവടക്കാർക്കു ഇന്നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടക്കാരനെക്കുറിച്ചു വല്ല വിവരവും അറിയേണ്ടതാവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പക്ഷം, അവർ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനോടു ചോദിക്കുന്നതും, ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകാർ സത്യമായും സൂക്ഷ്മമായും അന്വെഷണങ്ങൾ നടത്തി വിവരത്തെ അവരെ നേരിട്ടു അറിയിക്കുന്നതിനും സൌകര്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഗവൎമ്മെണ്ടിൽനിന്നുതന്നെ അന്വെഷണം നടത്തി ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നപക്ഷം അതിനു വളരെ വിലയുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല. എന്നാൽ കച്ചവടസംബന്ധമായ കാൎയ്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തീൎക്കേണ്ടതാകയാൽ, എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തുന്നതിൽ സാധാരണ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലും കണ്ടുവരുന്ന താമസവും അലസതയും ഇതില്ലാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണു. ഇതുകൂടാതെ തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചു അവകളെ പലസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയച്ചു, അവ എവിടെയെല്ലാം ധാരാളം ചിലവാകുമെന്നും, എവിടെനിന്നു വിലകൾ കിട്ടുമെന്നും, അന്വെഷിച്ചറിഞ്ഞു ആ വിവരങ്ങളെ ലഘുലേഖകൾ മുഖാന്തിരം ജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ വാങ്ങാനും വില്പാനും ഒരുക്കമുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ പേർമാത്രം രഹസ്യമായിവെക്കേണ്ടതും, വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടസംബന്ധമായ എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂൎണ്ണമായ ജ്ഞാനം ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(൪) പ്രബലന്മാരും, ധനവാന്മാരുമായ ജന്മികളും കച്ചവടക്കാരും കൂട്ടസഹായിക സംഘങ്ങളായിചേൎന്നു പലസ്ഥലങ്ങളിലും മതിയായ മൂലധനത്തോടുകൂടി ബേങ്കുകൾ ഏൎപ്പെടുത്തണം. ഇപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന ബേങ്കുകളിൽ കുറെയധികം പങ്കുകൾ ഗവൎന്മെണ്ടിൽനിന്നു എടുക്കയും, ബാങ്കിന്റെ അസ്ഥിരമായ നില

നിൎബ്ബന്ധം, ശരിയായ ഭരണത്തിനും വേണ്ട ഏൎപ്പാടുകളും ചെയ്യുകയും വേണം. എൻെറ പ്രസംഗത്തിൻെറ പല ഭാഗങ്ങളിലും, കച്ചവടവിഷയത്തിൽ ഗവൎമ്മെണ്ടിൽനിന്നും വലുതായ പല സഹായങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കു ചെയ്തുകൊടുക്കേണമെന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായി പലരും വിചാരിച്ചേക്കാം. ജനങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ സ്വയമേവ വരേണ്ട ശ്രമങ്ങളെ ഗവൎമ്മെണ്ട് ചെയ്യണമെന്നു വാദിക്കുന്നതു കേവലം അനാവശ്യമല്ലയോ എന്നു പലൎക്കും തോന്നിയേക്കാം. അപ്രകാരം നോക്കുന്നതായാൽ ഒരു രാജ്യത്തും പരിഷ്കാരമുണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാകാലങ്ങളിലും എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളിലും പൌരന്മാൎക്കു വേണ്ട ജ്ഞാനം ഒരുപോലെയുണ്ടാകുമെന്നു വരുന്നതു സംശയമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ എല്ലാകാൎയ്യങ്ങളിലും ഗവൎമ്മെണ്ട് തന്നെ പ്രവേശിച്ചു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യേണം. ക്രമേണ ജനങ്ങൾക്കു ആ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിരുചിയും വിശ്വാസവുമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും, ആ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി നടന്നുവരുന്നുവെന്നും കാണുമ്പോൾ ഗവൎമ്മെണ്ട് പുറകോട്ടുമാറി മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണം.

(ഫ) ചെറിയനഗരങ്ങളിലെല്ലാം സഹായികധനബാങ്കുകൾ ഗവൎമ്മെണ്ടിൽനിന്നു ഏൎപ്പെടുത്തണം.

(ര) ജനങ്ങൾ, അവരവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ള യുവാക്കന്മാൎക്കു, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുവാക്കു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാരണവന്മാരും, പിതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സൎവ്വകലാശാലാ ബിരുദുകൾവാങ്ങി വക്കീലന്മാരായോ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായോ, കാലം നയിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരാളെങ്കിലും ഒരു നല്ല കച്ചവടക്കാരനായി തീരേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല. കുറെസാമാനങ്ങളെ അന്യനാടുകളിൽനിന്നും വരുത്തി ഇവിടെവിറ്റു അതിൽവല്ലതും ലാഭം എടുക്ക; ഇവിടെനിന്നും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതിചെയ്തു അതിൽവല്ലതും ലാഭംകിട്ടുക; ഇത്രയുമായാൽ "കച്ചവടം" പൂൎണ്ണമായിയെന്നാണ് നമ്മുടെഇടയിൽ മിക്കവരും വിചാരിച്ചുപോരുന്നതു. ഇപ്രകാരമുള്ള അബദ്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെയിടയിലുള്ളവർ കച്ചവടം

ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവക്കും വേഗത്തിൽനഷ്ടം വന്നുചേരുന്നതു. "കച്ചവടം" എന്നുപറയുന്നതു സാധാരണമായ ഒരു വിഷയമല്ല ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയംതന്നെ ആകുന്നു. നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൎവ്വകലാശാല പരീക്ഷകളിൽ തോറ്റുപോകുന്നതെങ്ങിനെയോ അതുപോലെതന്നെ കച്ചവടത്തെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കായില്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷകളിലും നിശ്ചയമായി തോറ്റുപോകുന്നതാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന സംഭവം ഇതിനു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പീരുമേട്ടിലെ ഒരു തോട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന തേയിലമുഴുവൻ കൊച്ചിയിലെ ഒരു സായ്പിനുമാത്രമെ വില്ക്കയുള്ളുവെന്നു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സായ്പ് തേയിലമുഴുവൻ ആസ്ത്രേലിയായ്ക്കു കേറ്റിഅയച്ചു. ആസ്ത്രേലിയായിൽ തേയില ചെന്നുഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കൊളമ്പിൽനിന്നും തേയില ചെന്നുഇറങ്ങിയിരുന്നു. കൊളമ്പു തേയിലയ്ക്കു പീരുമേട്ടു തേയിലയെക്കാൾ വില വളരെ കുറവാണ്. കൂടാതെ ധാരാളം ചരക്കു കമ്പോളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ചരക്കിന്റെ ഏക്കം നന്നാകുറഞ്ഞുപോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നുംഭയപ്പെടാതെ, തന്റെ തേയിലയിൽ കുറെപ്പെട്ടികളെ മുതലിൽ വളരെകുറച്ചു വില്ക്കുന്നതിന്നു കൊച്ചിയിലെ സായ്പു ആസ്ത്രേലിയാക്കു കമ്പിഅടിച്ചു. അതനുസരിച്ചു കുറെപ്പെട്ടികൾ വില്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ടു മറ്റെല്ലാവരും വിലകുറച്ചു. വിലകുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ, കമ്പോളത്തിലുള്ള തേയില മുഴുവൻ കുറഞ്ഞവിലക്കു എടുക്കുന്നതിന്നായി കൊച്ചിയിലെ സായ്പു ശട്ടംകെട്ടുകയും, അതനുസരിച്ചു മുഴുവൻ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അടുത്തകപ്പൽ പിന്നീടു വരണമെങ്കിൽ ഒരു മാസംകൂടി കഴിയുന്നതാണ്. ആ സമയത്തിന്നുള്ളിൽ, നമ്മുടെ സായ്പിന്റെ വകയല്ലാതെ വേറെ ചരക്കു കമ്പോളത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അതു നല്ലവിലക്കു വളരെ ലാഭത്തോടുകൂടി വില്ക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽനിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു എന്താണ്? ചരക്കിന്റെ നോട്ടം, കച്ചവടത്തിന്റെസ്ഥിതി, കപ്പലുകളുടെ പോക്കുവരവ്സമയം, തന്നെപ്പോലുള്ള മറ്റു കച്ചവടക്കാരുടെ ചരക്കിന്റെ നിലയും വിലയും, കച്ചവടതന്ത്രം, മുതലായവയെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണെ ആ സായ്പിനു അത്ര ധൈൎയ്യം വന്നതു. ഇങ്ങിനെ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, അനേകം കാൎയ്യങ്ങൾ നമുക്കു പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈവിഷയത്തിൽ നമ്മുടെഗവർമ്മെൻ

മെന്നും വളരെ അമാന്തം പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരുന്നുവെന്നു വ്യസനപൂർവം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നല്ല പാഠശാല തിരുവിതാംകൂറിലെങ്ങും തന്നെയില്ല. സർക്കാർവക ശ്രീമൂലരാമവർമ്മ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടു എന്നൊരു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ട്. വാണിജ്യവിഷയമായ എല്ലാ സംഗതികളും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. അഥവാ എല്ലാതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷവും എല്ലാ താലൂക്കുകാർക്കും ഈ പാഠശാല ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായി തീരുന്നില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുപ്പതിരണ്ടു താലൂക്കുകളിലുംകൂടി കുറഞ്ഞപക്ഷം നാലു പള്ളിക്കൂടങ്ങളെങ്കിലും വേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഒന്നുമാത്രം പ്രധാനപള്ളിക്കൂടമായിരിക്കണമെന്നും, അവിടെ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഓരോ ശാഖകളേയും പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ വാണിജ്യസമാജങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ സമാജങ്ങളിൽനിന്നു, ഈ വിഷയത്തിൽ അവരവർക്കു ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളേയും ശേഖരിച്ചു പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി നിവൃത്തിയുള്ളടത്തോളം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. ഇവയെല്ലാം ഗവർമ്മേണ്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരുവേള സാധിക്കാതെ വന്നേക്കാം. ആയതിനാൽ പ്രധാനമായ സംഗതികളെ ഗവർമ്മേണ്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ഏറ്റു നടത്തണം. ബാക്കി സംഗതികളെല്ലാം മററുള്ളവർ മുൻപോട്ടുവന്നു ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടുംവണ്ണമുള്ള സഹായം ഗവർമ്മേണ്ടിൽനിന്നു ചെയ്തുകൊടുക്കണം.

(ഇ) ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചു കൂട്ടുകച്ചവടസംഘങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കച്ചവടം നടത്തണം. കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം ശാഖകളുമായിതന്നെ ചെയ്യണം. ഉദാഹരണമായി രണ്ടോ, മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപാ മുതലുള്ള ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർചെയ്യുവെന്നിരിക്കട്ടെ. മലഞ്ചരക്കു ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന മീനച്ചൽ മുതലായ താലൂക്കുകളിൽ, ഈ ചരക്കുകൾ ധാരാളം വിളവുള്ള പത്തുഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ഓഹരിക്കാരായി ചേർത്തുവെന്നുവിചാരിക്ക. ഈ ചരക്കിനെ കയററുമതി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പിൽ നല്ല വിലകിട്ടുന്നപക്ഷം ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, ബൊമ്പായി, മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ വില്ക്കുന്നതിനും പാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഇന്തരം കച്ചവടത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില നല്ല കച്ചവടക്കാരേയും ഓഹരിക്കാരായി ചേർത്തുവെന്നു വിചാരിക്ക. പരിചയം, സാമർത്ഥ്യം,

വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം, ധനം, ഇവയുള്ള ആളുകളെ തിരിഞ്ഞെടുത്തു അവരേയും ഓഹരിക്കാരായി ചേൎത്തു അവരെ ലണ്ടൻ, ഹാംബൎഗ, മുതലായപട്ടണങ്ങളിൽ ഏജണ്ടന്മാരായി നിയമിച്ചുവെന്നും വിചാരിക്ക. ഇപ്രകാരമുള്ള ഏൎപ്പാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ സീമാതീതങ്ങളാണെന്നു ആൎക്കും ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണു. മീനച്ചൽ താലൂക്കിലുള്ള ഓഹരിക്കാരനു ഉണ്ടാകുന്ന ചരക്കു മുഴുവൻ ന്യായമായ വിലക്കു ഈ കമ്പനിക്കു തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണു. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഓഹരിക്കാരനുള്ള ചരക്കിന്റെ വില അയാളുടെ സ്വന്ത സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെകിട്ടുന്നു. അന്യ കച്ചവടക്കാർ സ്വല്പം കൂടുതൽ വില കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാലും, ഓഹരിക്കാർ അവൎക്കു വില്ക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വച്ചാൽ ഇപ്രകാരം കുറച്ചുകൊടുക്കുന്നതു നിമിത്തം, ഈ കമ്പനിക്കു ആദായമുണ്ടാകുന്നതും, ആ ആദായത്തിൽ ഒരുഭാഗം ഈ ഓഹരിക്കാരനു കിട്ടുന്നതുമാണെല്ലൊ. ഇനി ചരക്കു ആലപ്പുഴക്കു വരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്ക. ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഓഹരിക്കാരൻ, ചരക്കുവന്നു ചേൎന്നുടനെ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു ഏറ്റുവാങ്ങി, കഴിയുന്നെടത്തോളം നല്ലവിലക്കു നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇയ്യാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കു ന്യായമായ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല, ഇയ്യാളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി കമ്പനിക്കു ലാഭം കൂടുന്നതും ആ ലാഭത്തിൽ ഒരു ഓഹരി ഇയ്യാൾക്കും ലഭിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ന്യായമായും സത്യമായും, കമ്മീഷൻ ജോലിനടത്തുന്ന ഏജണ്ടന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു മീനച്ചൽ, ആറന്മുള, കോഴഞ്ചേരി, മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു, മലഞ്ചരക്കു, കൊപ്രാ, മുതലായവ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിച്ചുപോരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ചില്ലറയല്ലെന്നു പരിചയമുള്ള ഏവൎക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണു. ചരക്കു വള്ളം വഴിക്കു വച്ചു തന്നെ ഒരു തരം അക്രമികളായ "ടെല്ലാലികൾ" ചാടി വള്ളത്തിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ടു തങ്ങളുമായി ഏൎപ്പാടുകൾ ഉള്ള മുതലാളിമാരുടെ കടവിൽ അടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. നിഷ്ഠുരന്മാരായ ഇക്കൂട്ടരുടെ പിട്ടും പിരട്ടും നോട്ടവുമെല്ലാം കണ്ടാൽ സാധുക്കളായ "കിഴക്കന്മാരും" അവരുടെ വള്ളക്കാരും ഭയപ്പെടുന്നതു അതിശയമല്ലല്ലൊ. കടവിൽ അടുപ്പിച്ചുവുടനെ, ചുമട്ടുകാർ ഒരു കൂട്ടമായി വന്നു വള്ളത്തിലുള്ള ചരക്കിനെ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങും. "വില നിശ്ചയിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ചരക്കു ഇറക്കാവൂ; അയ്യോ, ഇതെന്തക്രമമാണു" എന്നിങ്ങനെ ചരക്കുടമസ്ഥൻ നിലവിളിക്കുന്നതാരു കേൾക്കുന്നു. ചരക്കിറക്കിതീരും. വിലയെപ്പററി പറയുന്നതാണു ഇതിലൊക്കയുംവിശേഷം, ഏക്കം അനുസരിച്ചുള്ള വിലയിൽ ഒന്നൊ രണ്ടൊ ശ്രമ

കുറച്ചു് ആദ്യമായി കച്ചവടക്കാരൻ വിലപറയുന്നു. അതിനു സമ്മതമില്ലെന്നും, തനിക്കതിൽ കൂടുതലായ വിലവേണമെന്നും ചരക്കുടമസ്ഥൻ പറയുന്നപക്ഷം, ഈ ഡെല്ലാലികൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം സമ്മതിപ്പിക്കും. അവസാനം കണക്കു തീർക്കുന്ന സമയം, വിലയിലും തൂക്കത്തിലും തങ്ങളുടെ കണക്കിനു നിന്നു വളരെ കുറഞ്ഞുപോയെന്നു പറഞ്ഞു ചരക്കുടമസ്ഥന്മാർ നെഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചുംകൊണ്ടു പോകുന്നതു പതിവാണു. ഇത്രയും അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചു പോരുന്നതിനു ഇവർക്കു ഡെല്ലാലും വേണമത്രെ; കഷ്ടം! സ്വഭാവഗുണം (Character) ഇല്ലാത്ത ദുഷ്ടം നമ്മെ എത്രമാത്രം മോശസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നുവെന്നു ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടൊ? എന്നാൽ ഞാൻ മേല്പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ പാണ്ടികശാലകളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. മിക്ക കച്ചവടക്കാരും, സത്യവാന്മാരും, യോഗ്യന്മാരുമാകുന്നു. ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമെ ഇപ്രകാരം അക്രമികളായ ഡെല്ലാലികളുടെ സഹായത്തെ അവലംബിക്കുന്നുള്ളു. പരിഷ്കൃതമായ ഒരു ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉത്സാഹമായി ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു ഇപ്രകാരമുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണ് എന്നു ചോദ്യമുണ്ടായേക്കാം. ബഹുളമായ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിൽ പലധൂർത്തികൾക്കിടയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും ഗൌനിക്കാത്തതും, ചരക്കുടമസ്ഥന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ചരക്കിനെ വല്ലവിധേനയും വിറ്റു പണമാക്കി സ്വദേശത്തു മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നു വിചാരിച്ചു ധൃതികൂട്ടുന്നതുമാണ്. ഈ അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവർമ്മെണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അറിവാൻ ഇടവരാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കമ്മിഷൻ ഏജണ്ടായി ഒരുത്തൻ ജോലിചെയ്യുവാനാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ ആ ജോലിക്കുള്ള ചുമതലകളെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം. അന്യദിക്കുകാരനായ ഒരാൾ, ധാരാളം വിലയുള്ള അയാളുടെ ചരക്കുകളെ നമ്മെ വിശ്വസിച്ചു് ഏല്പിക്കുന്നു. മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരണമായും, ദൈവഭയത്തോടും നാം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർവനിയന്താവായ ഒരു ശക്തിയോടു നാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിചാരം സദാ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. കഴിയുന്നെടത്തോളം നല്ല വിലകൾക്കായി ചരക്കിനെ വില്ക്കണം. അനാവശ്യചിലവുകളിൽ ഉടമസ്ഥനെ ചാടിക്കരുതു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ആ ചരക്കുകൾ ഈ ഡെല്ലാലിന്റെ സ്വന്തം ചരക്കായിരുന്നാൽ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമൊ, അതുപോലെ കരുതിപ്രവർത്തിക്കണം. ലണ്ടൻ, ബോംബെ, മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ യാതൊരു കാശുപോലും മുതൽമുടക്കാതെ അന്യരുടെ ചരക്കുകളെ വിറ്റും, അവർക്കുവേണ്ടി ചരക്കുകൾ വാങ്ങിയും കമ്മിഷൻ എടുത്തു കുബേരസദൃശന്മാരായി തീർന്നി

രിക്കുന്നവർ അനേകം പേരുണ്ടു. അവർ ആദ്യമായി ടൌണിന്റെ പ്രധാനഭാഗത്തു ഒരു എടുപ്പു എടുക്കുന്നു. അവിടെ പരദേശസ്ഥന്മാരൊ അവരുടെ ഏജണ്ടന്മാരൊ വന്നാൽ സൌകൎയ്യമായി പെരുമാറുന്നതിനും, വേണ്ടിവന്നാൽ ചരക്കുകൾ ഇടുന്നതിനും ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്താൻ വേണ്ട ഗുമസ്താക്കളും കാണും. കാലത്തെമുതൽ വൈകുന്നതുവരെ ഈ ഏജണ്ടും, അയാളുടെ വിശ്വസ്തന്മാരായ ചിലശമ്പളക്കാരും കമ്പോളംമുഴുക്കെ ചവിട്ടുവണ്ടികളിൽ ഓടിനടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചരക്കുകൾ വിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരോടു തരം, വിലയും, കമ്മീഷനും തിട്ടപ്പെടുത്തും. വാങ്ങാനുള്ളവരോടു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും, എന്തുവിലക്കാണെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങുമെന്നും ചോദിച്ചു നിശ്ചയപ്പെടുത്തും. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുകൂട്ടരേയും യോജിപ്പിച്ചു, സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യിക്കുന്നു. സ്വല്പനേരത്തെ ശ്രമത്തിനു പ്രതിഫലമായി നല്ല ഒരുസംഖ്യ കമ്മീഷനായി ഇയ്യാൾക്കു ലഭിക്കയും ചെയ്തുകഴിയും. എന്നാൽ കച്ചവടക്കാരുടെ അറിവിന്നായി, അവരുടെ ആവശ്യംപോലെ, ആഴ്ചയിലൊരിക്കലൊ, മാസത്തിലൊരിക്കലൊ, ദിവസംപ്രതിയൊ, കമ്പോളത്തിലെ നിരക്കുവിലകളും, കച്ചവടത്തിന്റെ നിലയും അവയെസംബന്ധിച്ച് അയ്യാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതിഅയക്കും. എന്നിങ്ങനെ പലപ്രകാരത്തിൽ കച്ചവടസംബന്ധമായ കാൎയ്യങ്ങളിൽ സമീപസ്ഥന്മാരും, ദൂരസ്ഥിതന്മാരുമായ കച്ചവടക്കാരെ അനവരതം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക പതിവാണു. മേല്പറഞ്ഞ രീതിയിലെങ്ങനെയെല്ലാം കയറ്റുമതിക്കച്ചവടം ചെയ്യാമെന്നു ഞാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുവൊ, ഏകദേശം ആ രീതിയിൽതന്നെ സ്വല്പവ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി ഇറക്കുമതിക്കച്ചവടവും ചെയ്യാറുന്നതാണ്. ഇറക്കുമതിക്കച്ചവടം ശരിയായ നിലയിൽ നടത്തുന്നപക്ഷം നമ്മുടെ ഗവൎമ്മെണ്ടിനു ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങളും ഈ കമ്പനികൾ മുഖാന്തിരംതന്നെ വരുത്തുമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. ഇനി ഓഹരിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ഒരു കാൎയ്യം ഇവിടെ പറയുന്നതു അത്യാവശ്യമാണെന്നു കരുതുന്നു. ചിലൎക്കു ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസവും, വാണിജ്യവിഷയമായ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ധാരാളം ധനം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ധനമുള്ളവരേക്കാൾ അധികംഗുണം ഇവരെക്കൊണ്ടു കമ്പനികൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു അപ്രകാരമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൎക്കു ചില ഓഹരികൾ കൊടുക്കണം. ഇതു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണനടപ്പുള്ള ഒരു പതിവാണു. ആ ഓഹരികളുടെ വില ഇവരെ കമ്പനിവക ജോലികളിൽ ഏൎപ്പെടുത്തി അവൎക്കു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫ

ലത്തിൽ നിന്നു വകവച്ചു് എടുക്കണം. ഇപ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു ഐശ്വര്യസമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല. ഇനിയൊരവസരത്തിൽ ഈ കമ്മതിക്കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും വിശദമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം ചുരുക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ മേല്പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേതിനെയെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചു് വല്ല വിവരങ്ങളും അറിവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അവയെ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അറിയിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു ഞാൻ സദാ സന്നദ്ധനാണ്. ഈ പ്രസംഗത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ, കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ ആരാകുന്നുവെന്നു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരനായ സർ. ആർതർ ഹെൽപ്സ്, വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

"ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള കച്ചവടക്കാരനു ആവശ്യം വേണ്ടതു "സ്വഭാവഗുണങ്ങളും" ആകുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവ പിന്നീടുണ്ടായാൽ മതിയാകുന്നതാകുന്നു. "സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം" എന്നു ആദ്യമായി പഠിക്കണം. സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ, ലോകത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളിലുംകൂടെ സുഖമായി കടന്നുപോകാൻ അയാൾക്കു കഴിയും. ഈ സ്വഭാവം വിശിഷ്യ പ്രകാശിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിശക്തിക്കു വലുതായ പരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നതുമാണു. അതുപോലെ തന്നെ, ദൈവഭയം, ധർമ്മം, കണിശം, ക്ഷമ, സമഭാവം, അക്ഷീണമായ പരിശ്രമം, രഹസ്യം, പരിപക്വബുദ്ധി, രാജഭക്തി, എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വിളനിലമായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ കച്ചവടത്തിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ചില "സ്ഥിരനിശ്ചയങ്ങളും" (Principles) ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അമരം ഇല്ലാത്ത വള്ളം കടലിലകപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയോ, അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്നതാണു. ഈ "സ്ഥിരനിശ്ചയങ്ങൾ" ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളു. സർവ്വകലാശാല ബിരുദങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണു "വിദ്യാഭ്യാസം" എന്നു പറയുന്നതു, എന്നു അർത്ഥമാക്കരുതു. കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായും, ശരിയായും ഗ്രഹിച്ചു, ക്ഷമയോടുകൂടി പ്രവൃത്തിക്കയും താൻ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു പഠിക്കുന്നതുമത്രേ വിദ്യാഭ്യാസം. ചരിത്രമാകട്ടെ, രസതന്ത്രമാകട്ടെ

തത്വജ്ഞാനമാകട്ടെ, ഇയ്യാൾ പഠിക്കുന്നതു എന്തുതന്നെയാകട്ടെ, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ചില സ്ഥിരനിശ്ചയങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പഠിക്കണം. നാം കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കി ഓരോ സാധനങ്ങളുടേയും ആകൃതി, അളവു, മുതലായതു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, ഒരു കാൎയ്യത്തെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്താൽ ഉടനെ അതിൽ നിന്നു പഠിക്കേണ്ടതു ഇന്നതാണെന്നുറപ്പിക്കണം. അങ്ങിനെ ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊള്ളുന്ന സമയത്തു താൻ മനസ്സിലാക്കീട്ടുള്ളതു തെറ്റായിരിക്കുമൊ ശരിയായിരിക്കുമൊയെന്നു വിചാരിച്ചു ശങ്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തെറ്റായാലും, ശരിയായാലും, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരനിശ്ചയം പഠിക്കണം. അതു തെറ്റാണൊ, ശരിയാണൊയെന്നു പിന്നീടു അന്വേഷിക്കണം. തെറ്റെന്നു കണ്ടാൽ നിരസ്കരിക്കയും, ശരിയെന്നുകണ്ടാൽ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യണം. കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളിനു വലുതായ ധൈൎയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെല്ലാം ആപത്തുകൾ വന്നാലും അവകളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാൎഗ്ഗങ്ങളെ ശ്രമം ചെയ്തു കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള ബലമായ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ക്ഷീണം, അസത്യവാന്മാരുടേയും ശത്രുക്കളുടേയും ഉപദ്രവം മുതലായ അനേകം തടസ്സങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനായി നയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു. അവയെ എല്ലാം ധൈൎയ്യപൂൎവ്വം ജയിക്കണം. അതുപോലെ എന്തുവന്നാലും, "സാവധാന"മായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പരഭ്രമത്തിനിടയിൽ എല്ലാം കഴഞ്ഞുപോകും, കാൎയ്യങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നായി തീരുന്നതാണു. "ധൈൎയ്യവും സാവധാന"വും കൂടി ഒന്നിച്ചു ഒരാളിൽ കാണുന്നതല്ല. എന്നാൽ പരിശീലനം കൊണ്ടു ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ വരുത്തികൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഏതൊരു കാൎയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവൎത്തിക്കയൊ പറകയൊ ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ, അതിനെപ്പറ്റി സാവധാനമായും അഗാധമായും ആലോചിക്കണം, ആലോചനകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നു "ഉറയ്ക്കണം". ഇക്കാൎയ്യം വളരെ ഗൌരവമേറിയ ഒന്നുതന്നെയാണു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചു അജാഗ്രതയായി പ്രവൎത്തിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചില സന്ദൎഭങ്ങളിൽ, "ഉറയ്ക്കാതെ" മനസ്സിനെ അലയാൻ അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വന്നുചേരാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇത്രമാത്രമെന്നു പറവാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ എന്തു സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചായാലും, ഒന്നു ചെയ്വാൻ ഉറയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുറയ്ക്കണം. സമയം തീരെ കളയാതെ ആലോചന നടക്കയും വേണം. ഇതിനു ചിലൎക്കു വാസനയുണ്ടു. റ്റുള്ളവർ

അവയെ പരിചയിച്ചാൽ പ്രയാസം കൂടാതെ സാധിക്കാവുന്നതുമാണു. താൻപഠിക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം, മതിയായ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു, അവയുടെ ഗുരുലഘുത്വത്തെക്കുറിച്ചു താൻ തന്നെ തൎക്കിച്ചു ഒടുവിൽ തീരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം. ലോകവ്യാപാരത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാൎയ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, ഇന്നതെ താൻ പഠിക്കാവൂ, ഇന്നതു പഠിക്കയില്ലെന്നുള്ള നിൎബന്ധം വിചാരിക്കാതെ, ഏതുകണ്ടാലും അതിൽ നിന്നും വല്ലതും മനസ്സിലാക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചു ശ്രമിക്കണം. ഒരു കച്ചവടക്കാരനു എല്ലാം തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്തുചെയ്‌വാനും തയ്യാറുള്ള ബുദ്ധിയായിരിക്കണം. തന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ അന്യരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയെ സമ്പാദിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സംഭാഷിക്കയോ എഴുതുകയോ ചെയ്താൽ അവയെ മുറപ്പടി കാരണത്തിൽ നിന്നു കാൎയ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെയോ, അതുപോലെ എഴുതിയോ പറഞ്ഞോ ഫലിപ്പിക്കണം. ചെറുകാൎയ്യങ്ങളിലായാലും വലിയകാൎയ്യങ്ങളിലായാലും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ നല്കണം. ആരു എന്തു പറഞ്ഞാലും അവയെ സമാധാനമായി മുഴുവനും കേൾക്കണം, സ്വതെ തന്നെ തനിക്കു ചില സ്ഥിരനിശ്ചയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കയും, അതിനു വിപരീതമായി വല്ലതും പറഞ്ഞാലും അവയെ ക്ഷമയോടുകൂടികേട്ടു, വേണ്ടതു ഇന്നതാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചനാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്താൽ, ഒരുകൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള കച്ചവടക്കാരന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുന്നതല്ല. ഒരു കച്ചവടക്കാരനു മനോധൎമ്മം ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ആയതു നിയന്ത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കടിവാളമില്ലാത്ത കുതിരയുടെ ഗതിപോലെയാകും. തന്റെ മനോധൎമ്മമനുസരിച്ചു ഓരോ കാൎയ്യങ്ങളും ഇന്നഇന്നവിധം ചെയ്യണമെന്നു തീൎച്ചയാക്കണം. ധൃതികൂട്ടാതെ ഓരോ കാൎയ്യങ്ങളും ധൈൎയ്യമായിചെയ്തു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സാധിക്കണം. ഒരു സൌകൎയ്യം ലഭിച്ചാൽ, അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നതു കരുതിവേണം. താൻ നടത്താനാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാൎയ്യങ്ങളിൽ ഒരുവേള തോൽവിവന്നുപോയാൽ ആ സമയം ഇന്നതു പ്രവൎത്തിക്കേണമെന്നു മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പുവെക്കണം. തനിക്കുള്ള ചുമതലകളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. "സത്യം" എന്നു പൂജ്യമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശക്തിയും, ഫലവും, ഇത്രത്തോളമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം, അതിനനുസരണമായ വിധത്തിൽ തന്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും സത്യംതന്നെ വിളങ്ങി

കാണണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നടക്കയുംവേണം. തന്റെ പുത്രകളത്രാദികളോടുപോലും കച്ചവടരഹസ്യം വെളിയിടരുതു. സത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കയും, ചുമതലകളെ മനസ്സിലാക്കയും ചെയ്താൽ പരിശ്രമം, സൂക്ഷ്മത, ന്യായം, ന്യായവിവേചനം മുതലായി ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ താനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണു. ഈശ്വരവിചാരവും, അതാതുകാലങ്ങളിലുള്ള ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ നേക്കും, നാടുവാഴുന്ന പൊന്നുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ നേക്കും ഭക്തിയും, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും പ്രശോഭിച്ചു കാണണം.

എം. എൻ. ജനാർദ്ദനപിള്ള.

ആലപ്പുഴ,

വിഷയങ്ങൾ

മാരെ സ്ഥലത്തിലുള്ള ഉയർന്നജാതി ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞെടുക്കണം. പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റികളേയും അവയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരേയും തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്ഥലത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസർ ഇതിലെ പ്രസിഡെണ്ട് ആയിരിക്കണം. ഈ സംഘം ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരുടേയോ ഇക്കാര്യത്തിലേക്കു നിയമിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ മേൽവിചാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(൨) ൯൯൪-മാണ്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചിലവിനുള്ള പതിവു ഇപ്പോൾ അയോഗ്യമായിരിക്കകൊണ്ടു കാരാണ്മക്കാരായ ജീവനക്കാർക്കു ഇപ്പോഴുള്ള അനുഭവം എങ്കിലും മേലും കിട്ടുകയും നെടിക്കെട്ടു, വിളക്കു, സദ്യ മുതലായ അപ്രധാനങ്ങളായ അനേകം ഇനങ്ങളെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ആ പതിവിനെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(൩) ഭാവികാലങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ വരാതെ തടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും കൃത്യങ്ങളും ശമ്പളവും ഇന്നിന്നവയാണെന്നു വിവരിച്ച ഒരു ആചാരക്കണക്കു ഉണ്ടാക്കണം. പഴയ പതിവുകണക്കിൽ ഓരോ ദേവസ്വത്തിലുള്ള പല ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളേയും ചുമതലകളേയും ആകട്ടെ കൃത്യങ്ങളേയും അനുഭവത്തേയും ആകട്ടെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. മേൽകാണുന്ന തർക്കമൊന്നും നേരിടാതെയിരിക്കുന്നതിനായി ഈ വകയ്ക്കു ഖണ്ഡിതമായി ഒരു റെക്കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. രേഖാമൂലമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ഗവർണ്മെണ്ടിനു ചിലപ്പോൾ അവരുടെ യുക്തംപോലെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(൪) ഉപയോഗമില്ലാത്തതും എന്നാൽ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും ആയ ലോഹങ്ങളെ ഉടൻതന്നെ വിൽക്കുകയും ഈടാകുന്ന തുകയെ ഗവർണ്മെണ്ടിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ അധികം വിലപിടിച്ചതായ ലോഹസാധനങ്ങളെ തദപേക്ഷയാ നിർവാഹം കുറഞ്ഞവരായ പരമ്പരാവകാശികളായ ട്രസ്റ്റികളുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ചിലർക്കു ആഭരണങ്ങൾ മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു കാരാണ്മ അവകാശം ഉണ്ടെന്നു വരികിലും അവർ ദരിദ്രന്മാരും ജാമ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരും ആകുന്നു. അവർ തന്നെയും ഈ സ്വത്തുക്കളെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു. കാവൽക്കാരും അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു.

(൫) ആവശ്യത്തിനു കൂടിയേതീരു എന്നുള്ള ലോഹങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു താലൂക്കു ഖജാനാവിൽ അവയെ വെച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ശരിയായ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു വരികിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൬) ഏതു അപ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു ആരാഞ്ഞറിയുകയും ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത ജനങ്ങളാൽ അധിവസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുതലായ അനുചിതപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ബിംബങ്ങളെ അടുത്തുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി മാറ്റിവെക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തിവരുന്നില്ലാ; എന്നിട്ടും ശമ്പളം മുതലായ അനുഭവങ്ങൾ മുറയ്ക്കു പറ്റിവരുന്നും ഉണ്ടു.

ദിവാൻ—വല്ല അപ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജ തീരെ നടത്തിവരാത്തതായും എന്നാൽ പണം പറ്റിവരുന്നതായും നിങ്ങൾക്കു അറിവുണ്ടോ?

മെംബർ—അതെ അനേകം അങ്ങിനെ ഉണ്ടു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻ—ഏതാനും എണ്ണങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിവരിച്ചു പറയുക, ഇപ്പോൾതന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സമയംപോലെ ഈ വക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എനിക്കു അയച്ചുതരിക. ഈ ആവലാധി മററ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു.

മെംബർ—ഒരു സ്ഥലത്തു ഒരു മിഷ്യൻപള്ളിയിരിക്കുന്നു, അതിനു വളരെ അടുപ്പിച്ചു ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും ഉണ്ടു. ഇതിൽ വച്ചുനിവേദ്യം ഇല്ല. ഈ സംഗതി സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ സ്വദേശികൾക്കും അറിയാം. ഇങ്ങിനെ ഇരുന്നിട്ടും പൂജവകയ്ക്കായി പതിമൂന്നുപറ നെല്ലും ഇരുപതു പണവും മുറയ്ക്കു ചിലവെഴുതി കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടു

ദിവാൻ—നിങ്ങൾ ഏതു താലൂക്കിനെ കുറിച്ചാകുന്നു സംസാരിക്കുന്നതു.

മെംബർ—തിരുവല്ലാ.

(൧) ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലവിധമായ അടിയന്തരങ്ങൾക്കു ഉള്ള ബഡ്ജട്ട് എസ്റ്റിമേററിനു പുറമെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയിക്കുക, അററകുററം തീർക്കുക, പരിപാലിക്കുക, ഇവയുടെവകയ്ക്കും പ്രത്യേകംതുക അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) ദേവസ്വം വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമെന്നു ആരാഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ദേവസ്വം മുതലെടുപ്പിനെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതു ശക്യമാണെന്നുവരുകിൽ അതിലേക്കു ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാൻ—ഇതു ഒരു പ്രധാനസംഗതി ആണെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ,

മെംബർ—ഇക്കാര്യത്തിലേക്കായി എല്ലാ പഴയ കണക്കിനേയും ആരാഞ്ഞു എടുക്കുന്നതു അസാദ്ധ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെഴുത്തിൻപടി ഓരോ വസ്തുവിന്റേയും ഇനം അറിയാവുന്നതാണു. ദേവസ്വം വസ്തുക്കൾ ഏവയാണെന്നു സെററിൽമെണ്ട് രെജിസ്ത്രരിൽനിന്നു അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

(൩) ഇവയെ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ വല്ല ഭേദഗതികളും ചെയ്യണംഎന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായാൽ അതിനെപ്പററി അവസാനമായ ഉത്തരവുകൾ കൊടുക്കുംമുമ്പെ അവയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ആക്ഷേപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ദിവാൻ—ഈ മുഴുവൻ വിഷയത്തെയും ഞാൻ സശ്രദ്ധം അന്വേഷിക്കാം.

IX. പലവക.

ഈ പ്രജാസഭയിലെ മെംബർമാരിൽ നാലിൽ ഒരു അംശം ആയ ൨൫ൽ കുറയാതെ എണ്ണം മെംബർമാർ മഹമ്മദന്മാരായിരിക്കണം

മിസ്റ്റർ ഒ[illegible]ൻപിള്ള (ഗവർമ്മെണ്ട്നിയമിച്ച മെംബർ)ഹിന്തുക്കൾ, മഹമ്മദന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, എന്നി മൂന്നു വർഗ്ഗക്കാരിലുംവെച്ചു മഹമ്മദന്മാർ അത്യന്തം പിന്നോക്കം ഉള്ളവരാകുന്നു എന്നുള്ളതു ഗവർമ്മെണ്ട് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന സംഗതി ആകുന്നു. ഈ ജാതിക്കാർ സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കു എല്ലായിടത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജാതിക്കാരിൽനിന്നു കൂടുതൽ എണ്ണം പ്രതിനിധികൾ പ്രജാസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതായാൽ അല്ലാതെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങളേയും മററ ആവശ്യങ്ങളേയും മതിയായവിധത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാവുകയില്ല. മഹമ്മദന്മാർക്കു നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ സാമാജികസ്ഥാനത്തിനു ആവശ്യമുള്ള വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ കഴികയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയെ ആലോചിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ അവർക്കു വിശേഷാൽ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രജാസഭാമെംബർമാരുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തിൽ നാലിലൊരു ഭാഗംഎങ്കിലും മഹമ്മദന്മാരായിരിക്കണംഎന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വ[illegible]ങ്ങൾ

ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയേയും നിലമയേയും വേണ്ടപോലെ പരിഗണിച്ച പ്രജാസഭയിൽ മതിയായ എണ്ണം ഈഴവ പ്രതിനിധികളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു ചട്ടം നിർമ്മിക്കണം

മിസ്റ്റർ ഉണ്ടാമൻ കൃഷ്ണൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ഈഴവരുടെ സംഖ്യാബലത്തേയും സംസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പ്രാധാന്യത്തേയും വേണ്ടപോലെ ഗണിച്ച പ്രജാസഭയിൽ ഈഴവമെംബർമാരുടെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടേണ്ടതു അത്യന്തം ആവശ്യമാകുന്നു.

ദിവാൻ—ഇതിനെ നടത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു? അവരെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണമൊ ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിക്കേണമൊ?

മെംബർ—ഓരോ താലൂക്കിലേക്കും ഒരു ഈഴവമെംബർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ താലൂക്കിലും ഒരു ഈഴവപ്രതിനിധി ഉണ്ടാകുന്നതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടു പന്ത്രണ്ടു മെംബർമാരെഎങ്കിലും ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

താലൂക്കുകളിൽ നിന്നു മെംബർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാട്ടിനാൽ ഈഴവവർഗ്ഗത്തിനു പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഒരു നിശ്ചിതമായ മുറയെ ആസ്പദമാക്കി ആണ്ടുതോറും ഒരു മതിയായ എണ്ണം മെംബർമാരെ ആ വർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നു ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിക്കണം

മിസ്റ്റർ കുമാരൻ ആശാൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ഈഴവർ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ആറുലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടു. അവർക്കു ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂസ്വത്തുമുതലായ വലുതായ ബാദ്ധ്യതകളും ഉണ്ടു. ഇവയെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ പ്രജാസഭയിൽ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവായിരിക്കുന്നു. ഇതേവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുസംഗതിയെ നോക്കുന്നതായാൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽനിന്നു മാത്രമേ ഒരു ഈഴവമെംബരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടൊള്ളു. ഈ സ്ഥിതിക്കു ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുരീതി അനുസരിച്ചു കൂടുതൽ ഈഴവമെംബർമാരെ ജനങ്ങൾതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അയക്കുന്ന യോഗം ദുരസ്ഥമായിരിക്കുന്നതേഉള്ളു. വോട്ടർമാരുടെഇടയിൽ വോട്ടർമാരായ ഈഴവർ കുറവായതുകൊണ്ടും ജാതിപക്ഷപാതം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആകുന്നു പ്രധാനമായി ഈ വിധം വന്നിട്ടുള്ളതു. സംഘബലം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കു മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഗവർൺമെണ്ടിൽനിന്നുതന്നെ മെംബരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവകക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് ഏർപ്പാടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. ഇവയ്ക്കൊത്ത ഏതാനും ഏർപ്പാടു ഇവിടേയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ആണ്ടുതോറും ഈഴവവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഏതാനും മെംബർമാരെ ഗവർൺമെണ്ട് തന്നെ നിയമിക്കുന്നതിനു ഒരു ഖണ്ഡിതമായ പ്രമാണം ഗവർൺമെണ്ട് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു അഭിലഷണീയമാകുന്നു.

ദിവാൻ—ഇതിലേക്കു ഏതു രീതിയെ സ്വീകരിക്കണംഎന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മെംബർ—ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ജനസംഖ്യക്കു അനുരൂപമായ എണ്ണം മെംബർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ദിവാൻ—കുറഞ്ഞതു ഇത്ര മെംബർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കണംഎന്നു ഗവർൺമെണ്ട്തന്നെ നിശ്ചയിക്കണം എന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഈ സംഗതിയെ ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ നീതി ഇന്നതാണെന്നു വിവരിക്കാം എന്നു ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.

ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ പകുതികൾക്കു ഒരു കരുപ്പു 20ാം പ്രകാരത്തിൽ സ്വയഭരണാവകാശം നൽകേണ്ടതിനു ഒരു നിർദ്ദേശം.

മിസ്റ്റർ പി. കേശവപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. (കൊല്ലം പട്ടണപരിഷ്കാര കമ്മിറ്റി മെംബർ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കു ഒരു ബിൽ തയാറാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ ജുഡിഷ്യൽ ജോലികൾമാത്രം നടത്തുന്നതിനായി ഒരു സംഘത്തെ രൂപിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി വ്യവസ്ഥചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഓരോ പകുതിയിലും ശ്രദ്ധിച്ചുചെയ്യേണ്ടതായി അനേകം പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടു. അവ വില്ലേജ് റോഡുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവയുടെ സംരക്ഷണംമുതലായതു ആകുന്നു. ഈ ജോലികളെ ഇപ്പോൾ പാർവ്വത്യകാരൻ നോക്കിവരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ബോർഡുകൾക്കു ഈ ജോലികളും ഇതിനോടുചേർന്ന രാജ്യഭരണവിഷയമായ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതായാൽ അതു ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു അധികം സഹായിക്കും. മൈസൂരിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ നല്ലപോലെ

വിഷയങ്ങൾ

നടന്നുവരുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ കിട്ടപ്പ് മൈസൂരിലുള്ളവയെപ്പോലെ ആസ്പത്രിമാതിരിയും ശുചീകരണം, മസൂരികുത്തിവെപ്പ്, മസൂരി, വിഷൂചികമുതലായവയുടെ നിവാരണം ഇത്യാദി അനേകം പ്രവൃത്തികൾ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയായുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ മീമ്പനക്കാർ കേവലം നീതിന്യായം നടത്തുന്ന നീതിസ്ഥാനക്കാർ മാത്രമായിരുന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്തോളം ജോലിയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പഞ്ചായത്തുബില്ലിന്റെ നക്കൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കായി ഇപ്പോൾ നിയമിതമായ കമ്മിട്ടിയെ ഈ സംഘങ്ങൾക്ക് രാജ്യകാര്യനിർവഹണങ്ങളുമായ അധികാരങ്ങൾകൂടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ഗുണദോഷപ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—നിങ്ങൾതന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി കമ്മിട്ടിയെ അറിയിക്കരുതോ?

മെംബർ—കമ്മിട്ടിയുടെ കൃത്യങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ നിയന്ത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ദിവാൻ—ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചു കമ്മിട്ടിയിലെ പ്രസിഡണ്ടുമായി സംസാരിക്കാം.

സ്വയംഭരണ തന്ത്രത്തിൽ ജനങ്ങളെ പരിശീലിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവഹാരംഅഭിലഷണീയമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ നിറുത്തുന്നതിനുംയൂണിയൻ ബോർഡുകളും പഞ്ചായത്തുകളും ഗവർൺമെണ്ട് സ്ഥാപിക്കയൊ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതു ഏററവും അഭിലഷണീയം ആകുന്നു

മിസ്റ്റർ ഡബ്ലിയു. ജെ. ചാക്കൊ ബി. ഏ., ബി. എൽ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച വിഷയങ്ങളെപ്പററി മെമ്മൊറാണ്ഡം വായിച്ചതിൽ പിന്നീട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ബിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ആജ്ഞകൾ അയച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇതിലേക്കായി എന്റെ കൃതജ്ഞതയെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഉത്തരസ്ഥലകാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവസാനമായി ഏല്പിക്കുന്നതിലേക്കായി അവരെ ആവിധം കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നതിൽ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു. അതാതു പ്രദേശങ്ങളിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളേയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചതായ അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ ഗവർൺമെണ്ടിനുള്ള ഭാരത്തിനു ഈവിധം ബഹുശംവിശ്രമം ജനിക്കും. ജനങ്ങളെ മതിയാകുംവണ്ണം പോഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്തു ലോകൽ ബോർഡുകൾക്ക് അനേകം പരാജയങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു സംഘങ്ങളുടെ കാര്യം നടത്തിക്കുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഏതേതു ഗ്രാമങ്ങളിലും താലൂക്കുകളിലും ഉണ്ടൊ ആ പ്രത്യേകം ഗ്രാമങ്ങളിലും താലൂക്കുകളിലും ആദ്യമായി ഒരു പരിശോധന ഏർപ്പാടായി ഈ സംഘങ്ങളെ നടപ്പാക്കണം എന്നും പിന്നീടു കാലക്രമേണ അവയെ സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കു വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

താലൂക്കബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കയും പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടികൾ ഉള്ള താലൂക്കുകളിൽപരീക്ഷാർത്ഥമായി അവയെ ആരംഭിക്കയുംചെയ്യണം. അവയുടെ ഭരണം ആ കമ്മിട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മിസ്റ്റർ ഗോപാലപ്പിള്ള—(ആലുവാ പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടി മെംബർ) ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മിക്കവരും കൃഷിവലന്മാർ ആകുന്നു. അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കു നിവൃത്തി ഗവർൺമെണ്ടിൽനിന്നു വേഗത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു താലൂക്കബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതായാൽ ഈ വിധം ദുർഘടങ്ങൾക്കു അധികമായി കുറവുണ്ടാകും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. ആ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു താലൂക്കബോർഡിലുള്ള ജോലികൂടി കൊടുക്കണംഎന്നു മാത്രമേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളു.

ദിവാന്റെ മറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പിറേറദിവസം കൂടുന്നതിലേക്കായി സഭായോഗം വൈകുന്നേരം മണി അഞ്ചടിച്ചു ൧൦ മിനിട്ട് ആയപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു.

ഏഴാം ദിവസം

൧൦൮൯-ാം വർഷം മാർച്ച് മാസം ൧൦-
൧൦൯൨ മീനമാസം ൨൮-

൧൦൮൯-ാം വർഷം മാർച്ച് മാസം ൧൦- ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ... മണിക്ക സഭായോഗം വീണ്ടും കൂടി.

൧൦. മഹമ്മദീയരുടെ മത സംബന്ധമായും സാമുദായിക സംബന്ധമായും ധനസംബന്ധമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിൽ മഹമ്മദ പ്രതിനിധികളെ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യകത —

(എ) മഹമ്മദീയരുടെ മത സംബന്ധമായും സാമുദായിക സംബന്ധമായും ഉള്ള വിഷയങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി പഴയ കാജികളെ സ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ വർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രമാണികളെ നിയമിക്കണം.

(ബി) തിരുവിതാംകോട്ടിലോ അതിനു പുറമെയോ ഉള്ള മഹമ്മദീയരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു മഹമ്മദീയരെ സംസ്ഥാനത്തിലെ വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിയമിക്കണം.

മിസ്റ്റർ ഷെയിക്മഹമ്മദ് ഹാമിധാലി തങ്ങൾ (ഗവർണ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) സാമുദായികമായും സാമ്പത്തികമായും ധനസംബന്ധമായും മഹമ്മദീയർ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഗവർണ്മെണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതു ചെയ്തു മഹമ്മദീയരുടെ മതസംബന്ധമായും സാമുദായിക സംബന്ധമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ആ വർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രമാണികളേയോ കാജികളേയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ അല്ലാതെ ആ വർഗ്ഗത്തെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതു പ്രയാസം ആകുന്നു. പണ്ടു കാജികൾക്കു ഗവർണ്മെണ്ട് ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അനന്തരകാലത്തിൽ അതു പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. ഗവർണ്മെണ്ട് അധികാരം ഇല്ലാതെ അനാഥന്മാരേയും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ ഇല്ലാത്തവരേയും കാജികൾക്കു പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യോഗ്യതയുള്ള മഹമ്മദീയരെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിയമിക്കുന്നതായാൽ അവരുടെ വർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ട ആവശ്യകതകളെപ്പറ്റി ഗവർണ്മെണ്ടിനെ അറിയിക്കുന്നതിനും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റി ഗവർണ്മെണ്ടിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനും അവർ വളരെ സഹായിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൽ നിപുണന്മാരായ മഹമ്മദീയന്മാർ ഇല്ലെന്നു വരികിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു വരുത്തണം എന്നും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മറ്റു അപേക്ഷകന്മാർക്കു ഉള്ളതായ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹമ്മദീയ അപേക്ഷകന്മാരെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു സർക്കാർ സെർവീസിൽ ഉയർന്നതരം ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മിസ്റ്റർ കൊച്ചുഹസ്സൻ കുഞ്ഞു (ഗവർണ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) മഹമ്മദീയന്മാർ പരിഷ്കാരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ഗണിച്ചു തുല്യയോഗ്യതയുള്ള മറ്റു അപേക്ഷകന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു മഹമ്മദീയന്മാരെ ഗവർണ്മെണ്ട് സ്വീകരിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഉയർന്നതരം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവരെ നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻറെ മറുപടി—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൧൧. റെവന്യൂ, ഉ സ്ഥിരതാ, വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിൽ ജീവനക്കാർക്കു മറ്റുവർഗ്ഗക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചു ഈഴവ അപേക്ഷകന്മാരുടെ അപേക്ഷയെ പ്രത്യേകമായി ഗണിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ സി. കുഞ്ഞുപണിക്കർ (ഗവർണ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) താഴ്ന്നതരം ജീവനങ്ങളിൽ നിയമിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായി അനേകം ഈഴവർ ഉണ്ടു. എന്നാൽ ഈ വക ജീവനത്തിൽ നിയമിക്കണം എന്നു ഗവർണ്മെണ്ടാജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വളരെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രമേ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവരെ നിയമിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ (എ) അവർ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടക്കാർ ആണെന്നും, (ബി) ഉയർന്നതരം പരീക്ഷകൾ അവർ ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആണെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. തുല്യമായ യോഗ്യതയുള്ള അനേകം അപേക്ഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈഴവർ ഉണ്ടായിട്ടും ഈഴവരെ അപേക്ഷിച്ചു വേറെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. റെവന്യൂ, സ്ഥിരത എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിൽ ക്ലാർക്കുമാർ ശിപായിമാർ എന്നീ ജോലികൾക്കു ഈഴവരെയും അധികമായി നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

ദിവാൻറ മറുപടി.— നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈഴവർമുതലായവ ലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ പിന്നോക്കമുള്ളവർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സർവീസിൽ വരുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രത്യേകമായി ഗണിക്കണം.

മിസ്റ്റർ കുമാരൻ ആശാൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ) ഈഴവസമുദായക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കം ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ ഗുണങ്ങളെ അറിയുന്നതിനും, ഗവർൺമെണ്ട് സർവീസിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കു യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അവർക്കു വളരെക്കാലം വേണ്ടിവരും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുന്നതായാൽ ജീവനങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുക്കാമെന്നു പറയുന്നെങ്കിലും. ഫലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗവർൺമെണ്ട് ജീവനത്തിൽ നിന്നു തള്ളിവച്ചിരിക്കയാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ വളരെ പുറകിലിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെ നടപ്പു അപേക്ഷകന്മാർ തുല്യയോഗ്യത ഉള്ളവരാണെന്നു കണ്ടാൽ ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള യോഗ്യത വേണമെന്നുള്ള ചട്ടത്തെ ഖണ്ഡിതമായി നിർബന്ധപ്പെടുത്തുന്നും ഇല്ല. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലും അവർക്കു ഇപ്രകാരം ഉള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൊലീസ്, എക്സൈസ്, രെജിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിൽ ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഇവകളിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ദിവാൻറ മറുപടി.— ഇപ്പോൾ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നില്ലയോ? രെജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ അനേകം ക്ലാർക്കുമാരും ഒരു സബ് രെജിസ്ട്രാർ കൂടിയും ഉണ്ടു എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു.

സർക്കാർ സർവീസിൽ ഈഴവന്മാരെ കൂടുതലായി നിയമിക്കണം.

മിസ്റ്റർ ഉണ്ടാമൻ കുഞ്ഞൻ (ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെംബർ), സംസ്ഥാനത്തിൽ ഈഴവർക്കു സർക്കാർജോലി കൊടുക്കുന്നതു വളരെ പരിമിതമായിരിക്കുന്നു. എക്സൈസ്, പൊലീസ് മുതലായ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിൽ ഇനിക്കൂടെ അധികം ധാരാളമായി അവരെ നിയമിക്കണം എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻറ മറുപടി. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൭൯. ഏലക്കുടിയാന്മാർക്കു തിരുവിതാംകൂർകാർക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു

മിസ്റ്റർ പി. എം. രാമസ്വാമിരായർ—(ദേവികുളം താലൂക്കു മെംബർ) സ്ഥലത്തെ ഏലക്കുടിയാന്മാരിൽ മിക്കവരും ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യൻ സ്വദേശികൾ ആയിരുന്നാലും അവർക്കു ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥിരമായ താല്പര്യം ഉണ്ടു. തേയില, കാപ്പി, ഏലക്കാ മുതലായവ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനായി വിശാലപ്രദേശങ്ങൾ അവർ വെട്ടി തെളിയിക്കയും ഇപ്രകാരം തിരുവിതാംകോട്ടിലെ സ്ഥിരം പാർപ്പുകാരായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഴയേയും പറമ്പ കൃഷിപ്പണികളേയും ആണു അവരുടെ കൃഷി അധികമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു. അനാവൃഷ്ടികാലങ്ങളിൽ കൃഷി പിഴച്ചുപോകുന്നു. എന്നിട്ടും കരം കൊടുക്കേണ്ടതായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ചും,

(ക) കരം കുറവുചെയ്ക,

(ഖ) കൃഷിവായ്പ് കൊടുക്ക,

(ഗ) കന്നുകാലി മേയ്ക്കുന്നതിനു ഫീസ് കൂടാതെ പാസ് കിട്ടുക,

എന്നീ സംഗതികളിൽ തിരുവിതാംകൂർകാർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ദിവാൻറ മറുപടി.—നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ

൧൮. മത സംബന്ധമായ വ്യത്യാസം ഹേതുവായി ഒരു പൌരനും ഉള്ള ബാദ്ധ്യതകളും അവകാശങ്ങളും ഹാനി വരികയില്ലാ എന്നുള്ള തത്വത്തെ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും, ഈ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായ പൌരന്മാരെ കാര്യത്തിൽ കാര്യ [illegible] ഉപയോഗിക്കയും പള്ളികൾ സ്വത്തുക്കൾ മുതലായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കയും ചെയ്യുന്നതു അഭിലഷണീയം ആണെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് സമ്മതം [illegible] ആകുന്നു.

മിസ്റ്റർ ഡബ്ലിയൂ. ജെ. ചാക്കോ ബി.എ., എൽ.ടി.—(ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ) താഴെ പറയുന്ന അധികരണങ്ങളിൽ ആയി ഞാൻ വിഷയത്തെ ബോധിപ്പിക്കാം:—

(൧) പ്രജാസഭയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ടത്രത്തോളം ഇല്ലാ.

സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നാലിൽ ഒരു ഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകുന്നു. എന്നാൽ താലൂക്കുകളിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സഭാമെമ്പർമാരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തീരെ കുറവായിരിക്കുന്നതു ഖേദകരം ആയിരിക്കുന്നു. ഈയിടെ നടന്ന സഭായോഗത്തിൽതന്നെ [illegible] ക്രിസ്ത്യാനിമെമ്പർമാർ ഉള്ളതിൽ [illegible] മെമ്പർമാർ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആകുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ട സംസ്ഥാനത്തിലെ അവരുടെ ജനസംഖ്യയും പ്രാധാന്യവും അനുസരിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിവർഗ്ഗത്തിനു മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു സ്ഥിരമായ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. അതിലേക്കുവേണ്ടി,

(എ) അനേകം ക്രിസ്ത്യൻസംഘങ്ങളും ഉള്ളവയെ മെമ്പരെ അയക്കാൻ അനുവദിച്ചു സ്ഥിരമായ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കുകയും,

(ബി) തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചട്ടങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാരാളമായി ഉള്ള താലൂക്കുകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻമെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നു ഉറപ്പു വരത്തക്കവിധത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദിവാൻ— ഗവർൺമെണ്ട് പേർചാർത്തി നിയമിക്കുന്നതോ നിഷ്കർഷിച്ചു [illegible] എളുപ്പമായമാർഗ്ഗം. ഇപ്പോഴത്തെക്ക കാര്യനടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതായ മറ്റു യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഉണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.

(൨) ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശത്തെസംബന്ധിച്ച ബില്ലും നിയമനിർമ്മാണസഭയും.

നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ ക്രിസ്ത്യൻവർഗ്ഗക്കാരുടെ സംഖ്യക്കു അനുസരണമായി ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു അഭിലഷണീയം ആകുന്നു. സഭയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശബില്ലിനെ പര്യാലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തു ക്രിസ്ത്യൻ മെമ്പർമാർ വേണ്ടതു അത്യന്താവശ്യമാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിനോക്കുന്നതായാൽ ക്രിസ്ത്യൻമാരെ സഭയിൽ മെമ്പർമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു അനുകൂലമായ യോഗത്തിൽ ഇടയില്ല. നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെമ്പർമാരെ നിയമിക്കേണ്ട സംഗതിയെപ്പറ്റി മെത്രാപ്പോലീത്തായോടുകൂടി സ്വാമിയവർകളെ വന്നുകണ്ടു വിവരം ബോധിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം എന്നു പ്രജാസഭയിലെ ക്രിസ്ത്യൻമെമ്പർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവിവരം ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാൻ അതിനു അനുമതിച്ചു.

മെമ്പർ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ കമീഷനെപ്പറ്റി പറയാം. ഉദ്ദിഷ്ട നിയമം ഈ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയോഗ്യമായ ഉപയോഗത്തെ സ്ഥിതിക്കു ഉചിതമായവിധത്തിലും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എല്ലാകൂട്ടക്കാർക്കും ഉതകുന്നവിധത്തിലും ആയിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു.

ദിവാൻ—റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ശിപാർശിയെ അനുസരിച്ചു നടപടി എടുക്കുന്നതായാൽ എല്ലാവിധ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും തൃപ്തികരമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തരമാകുമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ?

എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും അഭിപ്രായം [illegible] എന്നു മെമ്പർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

(൩) ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവകാശങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും.

വിദ്യാഭ്യാസം

സാമുദായികമായ സമത്വം മതസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായ അവകാശങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു തന്നിട്ടുള്ളതിലേക്കായി ഞാൻ സാദരമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു സംസ്ഥാനത്തെ ഹിതത്തിപ്പെട്ടവിഭാഗത്തിൽസേവിക്കാനും വിശിഷ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവൃത്തിയിൽ സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്നജാതിക്കാരെ ഉയർത്തുന്നതിലും വർഗ്ഗത്തിൽ ഉപദേശാധികാരികളെയും യോജിപ്പിക്കുന്നശക്തിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വർഗ്ഗക്കാർ അപൂർവമായേ നിയമിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ മൊത്തം എണ്ണത്തിൽ പത്തു ശതമാനവും താഴ്ന്നതരം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ മൂന്നു ശതമാനവും മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക കിട്ടീട്ടൊള്ളു. പല ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലും കൂടുതൽഎണ്ണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിയമിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

(൨) ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അപ്രാപ്തികൾ.

(എ) റവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽനിന്നു ഒഴിച്ചിരിക്കൽ.

ഞങ്ങളുടെ വർഗ്ഗക്കാർ ധാരാളം ചിരകാലമായി ഈ അപ്രാപ്തിക്കുറവിന്റെ നിമിത്തമുള്ള അസൗകര്യം അനുഭവിക്കയും തന്നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുകയുംചെയ്തുവരുന്നുണ്ടു. രാജ്യഭരണത്തിന്റെ മററു ശാഖകളിൽനിന്നു ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ പ്രത്യേകമായും വേർതിരിച്ചാൽഅല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തെപ്പററിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക യാതൊരു സാരമായ പരിഹാരവും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയില്ല.

(ബി) ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുന്നവരുടെ ധനസംബന്ധമായ അപ്രാപ്തികൾ.

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുന്നവർക്ക അവരുടെ പൈതൃകമായ വസ്തുക്കൾ അന്യായമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭാവികാലത്തിൽ ക്രൂരമായി അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു സങ്കടമാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്ഇൻഡ്യാ സിലോൺ, ജപ്പാൻ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മതവിഷയത്തിൽ സമഭാവനഎന്നി തത്വത്തെ ഉദാരമായും നിഷ്പക്ഷമായും അംഗീകരിക്കയും നടപ്പിൽകൊണ്ടുവരികയുംചെയ്തിട്ടുണ്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നുഎന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

(സി) സർക്കാർസത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലായ്മ.

വഴിയാത്രക്കാർ താമസിക്കുന്നതിലേക്കായി രാജ്യത്തിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും സർക്കാർപണം ചിലവുചെയ്തു ഗവർൺമെണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന സത്രങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക പ്രവേശനം നല്കാതിരിക്കുന്നതു കഷ്ടംതന്നെ. പ്രത്യേകം അടുക്കളകൾ പണിചെയ്യുന്നതായാൽ ആഹാരസാധനസംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങളെ മാററാവുന്നതാകുന്നു. പ്രത്യാവർത്തിതപ്പെട്ട വിവിധവർഗ്ഗക്കാരുടെ പലവിധഅശക്തതകളെ മാററുന്നവിഷയത്തിൽ സാമ്രാട്ടായ ബ്രിട്ടീഷ്ഗവർൺമെണ്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയത്തെ ഇവിടെയും അനുവർത്തിക്കണം എന്നു ഞാൻ അവസാനമായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെമറുപടി—നോട്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ സി. മാത്തൻ മാപ്പിള. (മീനച്ചിൽ താലൂക്ക മെമ്പർ)

ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട മേലധികാരികളും മററു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലെ മേലധികാരികളും മററു സഞ്ചാര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിനെപ്പററി ജനങ്ങൾക്ക അറിവു കൊടുക്കുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം അവരെ കണ്ടു തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും സങ്കടങ്ങളേയും അവരോടു ബോധിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സർക്യൂട്ട് സംബന്ധിച്ച പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു മാസത്തിനു മുമ്പായി ഗസററിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടൽ പംക്തികളിൽ പ്ര

വിഷയങ്ങം

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തം ആകുന്നതാകുന്നു:—

(൧) തപാൽമാർഗ്ഗമായൊ അഞ്ചൽമാർഗ്ഗമായൊ ഹർജികൾ എത്രതന്നെ അയക്കുന്നതിനെക്കാളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ടു കണ്ടു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

(൨) ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരികളെ നേരിട്ടുകണ്ടു സങ്കടങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ ജോലിയിൽ സാരമായും കുറവു ഉണ്ടാകും.

(൩) ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ജനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സന്ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു താഴ്ന്നതരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹിതകരമായ പേടിയെ ജനിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ സർക്കാർ സേവനത്തിന്റെ നിലയുടെ ഗുണം വർദ്ധിക്കും.

(൪) പരിഷ്കാരങ്ങൾ കുറെക്കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയും.

ദിവാന്റെ മറുപടി—എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു മേലധികാരികളോടും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അവർ എന്തു പറയുന്നു എന്നു അറിയട്ടെ.

൭. ഗോവധം നിരോധിക്കണം.

മിസ്റ്റർ ഗണപതിപ്പിള്ള, (തിരുവനന്തപുരം കച്ചവടസംഘംവക മെംബർ), ഈ വിഷയത്തെ (൧) മതസംബന്ധമായും (൨) കൃഷിസംബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കാർയ്യവശാലായും എന്നി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം. മതസംബന്ധമായ നിലയിൽനിന്നു ഈ വിഷയത്തെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ പൂജ്യമൃഗമായ ഗോവിനെ കൊല്ലുന്നതു 'അഹിംസാ പരമോധർമ്മഃ' എന്ന തത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു വിപരീതം ആയിരിക്കുന്നു. പശുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടാതെ രക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഒരു ഗോഹിംസാനിരോധനസംഘം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. അതിൽ ൩൦൦൦-ൽ പരം മെംബർമാരും ചേർന്നിട്ടുണ്ടു.

കൃഷിക്കാരന്റെ നിലയിൽ നോക്കുന്നതായാലും, ഉഴുന്നതിനും വളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾ ഉപയോഗമുള്ളവയാകകൊണ്ടു അവയെ രക്ഷിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നായിട്ടുതന്നെ ഉഴുതു തീർക്കത്തക്ക വിസ്താരം ഉള്ള കണ്ടങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കന്നുകാലികൾക്കു പകരം ആവിയന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതു സംഭാവ്യം അല്ല; എന്നു തന്നെയുമല്ല, പശുവിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന വളമല്ലാത്ത മററു വളങ്ങൾ ആകട്ടെ വളരെ വിലപിടിച്ചവയും ആകുന്നു.

പാൽ, വെണ്ണ, നെയ്യ് മുതലായ ഭോജ്യസാധനങ്ങൾക്കു പശുവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭാവനഗരംമുതലായ ചില ഉത്തരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്നപോലെ, ഗോഹത്തിയെ ശിക്ഷാർഹമാക്കുന്ന ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കണം എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദിവാന്റെമറുപടി-- നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും ഗുണദോഷപ്രതിപാദനം അവസാനിച്ചതിന്റെശേഷം കൊല്ലം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിറ്റി മെംബർ മിസ്റ്റർ പി. കെ. കേശവപിള്ള ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—

സർ,

മഹാരാജാ തിരുമനസ്സിലെ‌ക്കു ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗാഢമായ അനുസരണത്തേയും അഗാധമായ ഭക്തിയേയും തിരുമനസ്സിലെ ക്ഷേമസമ്പൂർണ്ണമായ ഭരണകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള അനേകങ്ങളും വിവിധങ്ങളും ആയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയേയും തിരുമനസ്സിലെ സന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിക്കുന്നതിനു ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ എട്ടാമത്തെ യോഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ആദരപൂർവം അങ്ങോടു അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

൧. ഞങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതിൽ സദാ അങ്ങു പ്രദർശിപ്പിച്ച ദാനശീലതയും ക്ഷമയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും സങ്കടങ്ങളേയും പൂർണ്ണമായും ശരിയായും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു അങ്ങു നിരന്തരം കാണിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള താൽപര്യത്തിനുംവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമായ അഭിവാദനങ്ങളെ അങ്ങു സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രജാസഭയുടെ ഈ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ പലതിനും അങ്ങു അനുകൂലമായ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചചെയ്യാതെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങൾ മേൽ അങ്ങേടെ ഗാഢമായ ആലോചനക്കു വിഷയമായിതീരുമെന്നു കഴിഞ്ഞ യോഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അതാതുകാലത്തു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഞങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു

൨. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ നടപടികൾക്കു അനുസരിച്ചു നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ നിയമിക്കുന്നതിനു ഒരു സാമാജികനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രജാസഭയ്ക്കു സമ്മതം നൽകിയതിനു ഞങ്ങൾ ഗവർമ്മെണ്ടിനെ പ്രത്യേകം അഭിവന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഇതു ഞങ്ങൾ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു അവകാശം ആകുന്നു.

൩. ഇതുകൂടാതെ, ഇതുവരെ പ്രത്യേകമായ അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗക്കാരായ പുലയർക്കു നേരിട്ടു നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിനു ആദ്യമായി അവകാശം നൽകിയ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ഉദാരവൃത്തി ഈ പ്രജാസഭ വാസ്തവത്തിൽ സർവ്വജനങ്ങളുടേയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായ ലക്ഷണം ആകുന്നു. അതു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വമായ അനുമോദനത്തോടുകൂടി പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാകുന്നു.

൪. പ്രാരംഭദിവസം അങ്ങു സന്തോഷപുരസ്സരം പ്രസംഗിച്ച സരസവും സാരതരവും ആയ അഭിവേദനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിവിധങ്ങളായ ഗവർമ്മെണ്ടേർപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചു, വിവരമായി എടുത്തുപറയുന്നതിനു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ധനസ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ഇടവിടാതെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിജയത്തെക്കുറിച്ചു ഗവർമ്മെണ്ടിനേയും അങ്ങേയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിക്കാർഡ് മുതലെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാരമായ ഈ വർദ്ധന മേലാൽ അധികം വലിയ തുകകൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഗതാഗതസൌകര്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ഭൗതികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവും ആയ നന്മയെ ഉയർത്തുന്നതിനും ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിനു ശക്തിനൽകും എന്നു ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനംവക തീവണ്ടിപ്പാതയെ തലസ്ഥാനത്തേക്കു നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പ്രത്യേകം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വർദ്ധമാനമായ ധനസ്ഥിതികളോടുകൂടി ഗവർമ്മെണ്ടു കഴിഞ്ഞകാലത്തു കഴിവുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതലായി തീവണ്ടിപ്പാത സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം അതിദൂരം അല്ല എന്നു ഞങ്ങൾ ധൈര്യസമേതം ആശംസിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

൫. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികളിലെ അനുദ്യോഗസ്ഥസാമാജികന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ പഴയപട്ടണങ്ങളിലെ നിവാസികളായ ജനങ്ങൾക്കു നൽകി പ്രാദേശികസ്വയംഭരണസിദ്ധാന്തത്തെ വ്യാപിപ്പിക്ക, മററു പട്ടണങ്ങളിൽ പുതുതായി കമ്മിറ്റികൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കു വ്യവസ്ഥചെയ്യാനായി ഒരു റെഗുലേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്ക, മുതലായ മററു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിളംബരത്തെ ഞങ്ങൾ നന്ദിപൂർവം അംഗീകരിക്കുന്നു.

൭. താങ്കൾ കരുതലോടും വളരെ അനുകമ്പയോടുംകൂടി വർത്തിക്ക ഹേതുവായി മരുമക്കത്തായ ബിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ രണ്ടാംപ്രാവശ്യം വായിക്കുന്ന ദശയിൽ എത്തി. അതു ബാധിക്കുന്നതായ വർഗ്ഗക്കാരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹായം ഉള്ള ഈ ബിൽ ഏറെ താമസിയാതെ നിയമമായി തീരും എന്നു ഞങ്ങൾ ആശിക്കയും ചെയ്യുന്നു,

൮. സാമാന്യഭരണ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച മററു കാര്യങ്ങളെപ്പററി ഞങ്ങൾക്കു ഒരു വാക്കു പറയാനുണ്ടു. അതു എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലേയും കീഴ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തേയും മേൽ കയററം കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങളേയും സാരമായി വർദ്ധിപ്പിക്കയും സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു ഉള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിയെ പൂർണ്ണമായി സൂക്ഷിക്കയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയും ചെയ്തു താങ്കൾ ഭരണയന്ത്രത്തിനു ആകപ്പാടെ കൂടുതലായ ശുഷ്കാന്തിയേയും രീതിയേയും നൽകീട്ടുണ്ടു എന്നുള്ളതാകുന്നു.

൯. അങ്ങയുടെ പൊതുവെയുള്ള അനുകമ്പയാൽ എന്നപോലെ ഭരണസംബന്ധമായി താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തികളാലും, അങ്ങയുടെ രാജ്യതന്ത്രകലാവൈദഗ്ദ്ധ്യത്താലും, വലുതായ ജനാനുരഞ്ജനയാലും, അങ്ങയുടെ ശ്ലാഘനീയമായ സ്വന്ത സ്വഭാവഗുണങ്ങളാലും താങ്കൾ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ബഹുമതിയേയും പ്രീതിയേയും കൃതജ്ഞതയേയും നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദിവാന്റെ മറുപടി.

മഹാന്മാരെ,

നിങ്ങളുടെ രാജഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തെ ഞാൻ അധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി തിരുമനസ്സറിയിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧. എന്റെ ഉപക്രമപ്രസംഗത്തിലും, ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അധികം കാലമായി നടന്നുവരുന്ന ഈ യോഗത്തിലെ നടപടികളിലും, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേദനത്തിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരമായി യാതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നതിനു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ പലതിനും കുറിപ്പുള്ള മറുപടികൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവയുടെ കാര്യത്തിൽ ആകട്ടെ അവയെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായും ഗാഢമായും ആലോചിക്കയും പിൻകാലത്തിൽ ആജ്ഞകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഇതേവരെ അനുവർത്തിച്ചുവന്ന നയത്തെ മേലും അനുവർത്തിക്കുന്നതാകുന്നു. കൊല്ലന്തോറും പ്രജാസഭയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന അനേകങ്ങളും വിവിധങ്ങളും ആയ വിഷയങ്ങൾക്കു എല്ലാം ഉടനടൻ സഭയിൽവച്ചുതന്നെ തൃപ്തികരമായി മറുപടി പറയാൻ യാതൊരു ദിവാനും കഴിവുണ്ടായിരിക്കയില്ല; അങ്ങനെയുള്ള മറുപടി കിട്ടണം എന്നു മെംബർമാർതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നും എനിക്കു അറിയാം. ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളതു നിങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ചു ഗവർൺമെണ്ട് പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടിയും ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ ഇതേവരെ തീർച്ചചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവയെക്കുറിച്ചു യഥാകാലം ഗവർൺമെണ്ട് ഗാഢമായി ശ്രദ്ധിക്കും എന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുവന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി നിരൂപിക്കുന്നു.

൨. സംസ്ഥാനത്തിലെ ധനസ്ഥിതിയിൽ അടുത്തകൊല്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി പറയാം:— ഈ അഭിവൃദ്ധി ൧൯൦൪-ാം വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം(൧൦൭൯-ാമാണ്ടു ഉത്തരകാലം) മുതൽ ഗവർൺമെണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയ അനേകം ഭേദഗതികളുടെയുംകൂടിച്ചേർന്ന ഫലം ആകുന്നു എന്നും, അതുകൊണ്ടു അതിനുള്ള ശ്ലാഘ്യ (ദിവാൻജിക്കു ചെല്ലാനുള്ളടത്തോളം) എനിക്കു എത്രത്തോളം ചെല്ലാനുണ്ടോ അത്രത്തോളംതന്നെ അധികം എനിക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു ദിവാൻജിമാർക്കും അവകാശം ഉണ്ടു എന്നും മുമ്പിൽ പല അവസരങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. ആണ്ടോടാണ്ടു വരവിൽ കവിഞ്ഞു ചിലവുചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നിരുന്ന കാലത്തിൽ ശക്യമായിരുന്നതിനെക്കാൾ വിശാലമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ പലമാർഗ്ഗങ്ങളിലും പോഷിപ്പിക്കാൻ ഇനിമേൽ ഗവർൺമെണ്ടിനു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ആശംസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനോടുകൂടി ഈ സംഗതിയിൽ ക്രമത്തിലധികം ആശയോടിരിക്കരുതു എന്നു ഇപ്പോഴേതന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കരുതൽ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വരവുചിലവുകളെ സമനിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുവരികിലും, മിക്ക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളേയും ഇപ്പോഴേ പരിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുവരികിലും, സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു സാരമായ തുക ചിലവുനീക്കി മിച്ചം കിട്ടും എന്നു ഉറപ്പുണ്ടെന്നു വരികിലും, ചിലവു അപരിഹാര്യം എന്നു മാത്രമല്ല അടുത്തകാലത്തു വളരെ വർദ്ധിക്കുകൂടി ചെയ്യുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടു; ചിലവാകാവുന്നതായി ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന മിച്ചം എല്ലാം അവയ്ക്കുതന്നെ വേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുമായിരിക്കാം. ഒന്നാമതായി, സംസ്ഥാനംവക തീവണ്ടിപ്പാതയെ പണയമായിവച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചുവർ കടംവകയിൽ ൧൫ ലക്ഷം രൂപാ വീട്ടിതീർക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ കടം ൧൯൨൪-ാം വർഷം (കൊല്ലം ൧൧൦൦-ാമാണ്ടു) വീട്ടിതീർക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ കടത്തെ ആ ആണ്ടിൽ വീട്ടുവാൻ നമുക്കു കഴിവുണ്ടാകുന്നതിലേക്കായി ഒരു സിങ്കിങ്ഫണ്ടിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കു ആണ്ടുതോറും രണ്ടുലക്ഷംരൂപാ വേണ്ടിവരും. രണ്ടാമതായി, സംസ്ഥാനത്തു വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ പ്രവൃത്തിയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ചിലവിനെ അതിവേഗത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസംവകയ്ക്കു പിരിവു നീക്കി ചിലവു (അതായതു മൊത്തം ചിലവിൽ ഫീസ് മുതലായതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പിരിവു നീക്കിയുള്ളതു) ൧൦൭൯-മാണ്ടു ൭,൭൩,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നിടത്തു ൧൦൮൯-മാണ്ടു ൨൨,൨൮,൦൦൦ രൂപായായിക്കൂടി. അതായതു, ആണ്ടൊന്നിനു ശരാശരി ൧൭,൨൦൦ രൂപാവീതം കൂടിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മേലാൽ ഈ ചിലവിന്റെ കൂടുതൽ വളരെ അധികം വേഗത്തിൽ ആയി വരും.

ആറു കൂടുതൽ താലൂക്ക് ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ആണ്ടൊന്നിനു ഒരുലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവല്ലാതിരിക്കും. മൂന്നാമതായി, സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു കൂടുതലായി റോഡുകൾ തീർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതുതായി റോഡുകൾ വെട്ടുന്നതിന്റെ വേഗത മററു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന പോഷണത്തിന്റെ ഗതിക്കു കിടനില്ക്കുന്നില്ല എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടല്ലൊ. ഈ ആവശ്യത്തെ നിറവേററുന്നതിനു പബ്ലിക്വൊർക്സ് ഡിപാർട്മെണ്ട്വക ചിലവിനെ സാരമായി കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ സംഗതികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു, അടുത്ത ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലെ നില എത്രമാത്രം ആയിരിക്കാനാകുന്നു എന്ന സാമാന്യമായി നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാനായിട്ടാകുന്നു. മിച്ചംവരുന്ന മുതലെടുപ്പിനെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചിലവിടണം എന്നല്ലാതെ മറെറാരാഗ്രഹവും നിശ്ചയമായും ഗവർമ്മെണ്ടിനു ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വകയില്ല. എന്നാൽ ഭാവികാലത്തു ഉണ്ടാകും എന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പിൽകൂട്ടി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉൽഗതിയുടെ പരിമാണത്തെ മതിയായ ക്രമത്തിലധികം വലുതായി നിങ്ങൾ ഗണിച്ചേക്കാം. ഭാവികാലത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു ആദ്യംമുതലെതന്നെ നിങ്ങൾ മിതമായിട്ടേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ എന്നുള്ളതിൽ, മഹാന്മാരെ!, ഞാൻ ഉത്കണ്ഠൻ ആയിരിക്കുന്നു.

൮. മരുമക്കത്തായം ബിൽ എന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം ഇപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതു ബാധിക്കുന്ന വർഗ്ഗക്കാരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹായം അതിനു ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടു ഉറപ്പു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ വളരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ആ ബില്ലിനെ യഥാകാലം നിയമം ആക്കി അനുവദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

൯. പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണവിഷയം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചു സശ്രദ്ധം ആലോചിച്ചതിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം പോകുന്നതു യുക്തം ആയിരിക്കും എന്നു ഗവർമ്മെണ്ടിനു തോന്നി. അതുകൊണ്ടാകുന്നു പട്ടണപരിഷ്കരണക്കമ്മിട്ടി റെഗുലേഷനെ മാററി ഉണ്ടാക്കുകയും പട്ടണപരിഷ്കരണക്കമ്മിട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും പഴയ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള കമ്മിട്ടികളിലെ പ്രായേണ എല്ലാ അനുദ്യോഗസ്ഥസാമാജികന്മാരേയും തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പട്ടണവരി കൊടുക്കുന്നവർക്കു നല്കുകയും ചെയ്തതു. ഈ നയത്തെ മേലും തുടർന്നു നടത്തുന്നതും അതു അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ അവരുടെ സ്വന്ത സ്ഥല കാര്യങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനു പരിചയിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. പുതുതായുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തഗതി ചില്ലറ സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു മാത്രം ആകുന്നു. ഏതാണ്ടു ചാഞ്ചല്യത്തോടും ആശങ്കയോടും ആകുന്നു ഇതിനെ പരീക്ഷാർത്ഥം ആരംഭിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നതു. അതിന്റെ പരിണാമമായ വിജയം നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൰. എന്നെക്കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനു എല്ലാം നിങ്ങൾക്കു നിഷ്കപടമായ വന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രജാസഭയുടെനേർക്കു എന്റെ അനുഭാവപൂർവകമായ നില എന്നും രാജ്യത്തിൽ എന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്നും അവർ പ്രീതിപൂർവം നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു അവരുടെ അനുമോദനത്തെ നേരിട്ടു എന്നോടു പറയുന്നതിനായി മെംബർമാർ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നിട്ടുണ്ടു. മഹാന്മാരെ! തിരുവിതാംകോട്ടിൽ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു വല്ല വിജയവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടു. അവയെ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനു സംശയിച്ചുകൂടാ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായ കാരണം എന്നല്ലാ എല്ലാററിനും മേലായ കാരണം തിരുമനസ്സിലേക്കു എങ്കൽ ഉള്ള തികഞ്ഞ വിശ്വാസവും പൂർണ്ണമായ താങ്ങലും സദാ എനിക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. അതു ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശക്തൻ അല്ലായിരുന്നേനെ. തിരുമനസ്സിൽനിന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന സഹായത്തിനും അവലംബത്തിനും അവിടുന്നു എന്നും കരുണയോടും ആദരവോടും എന്നോടു വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നും ആയി ആ തിരുമേനിയുടെനേർക്കു എത്രമാത്രം ഗാഢമായ കൃതജ്ഞതക്കു ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനു ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ സന്തോഷപുരസ്സരം ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുന്നു. രണ്ടാമതായി എല്ലാ ഡിപാർട്മെണ്ടുകളിൽ നിന്നും എനിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണത്തേയും സഹായത്തേയും കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത, സത്യവത്വം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനു വെളിയിലുള്ള ഏതു സ്ഥലത്തേയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഈവക ഗുണങ്ങളും ആയി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നു അറിയുന്നതു നിങ്ങളിൽ, ഈ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറമെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ രാജ്യഭരണവൃത്തിയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കു, ചാരിതാർത്ഥ്യജനകം ആയിരിക്കും. ഡിപാർട്മെണ്ട് മേലധികാരികളുടെ ഉത്സാഹപൂർവമായ അനുഭാവവും സഹകരണവും ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലാതെ യാതൊരു ദിവാൻജിക്കും വിജയത്തെ

ആശംസിക്കാൻ പാടില്ലാ. ആ സഹായവും ആ സഹകരണവും എന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൂർണ്ണമായി എനിക്കു നൽകീട്ടുണ്ടു. അതിലേക്കു ഞാൻ നിശ്ചയമായും വളരെ കൃതജ്ഞനായി ഇരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാരണം, ഈ പ്രജാസഭാ സ്വപ്രവൃത്തിയാൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഏററവും സാരമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നുള്ളതാകുന്നു. മെംബർമാരിൽ മിക്കവരും ശേഷിയുള്ളവർ ആകുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തനും തന്റെ ശ്രമത്തിൽ ഒട്ടും കുറവുവയ്ക്കാത്തആളാകുന്നു എന്നു എനിക്കു അറിയാം. എന്നാൽ ഇരിക്കിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രധാനഭാഗത്തെക്കുറിച്ചു ഒരുവേള വേണ്ടപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. പ്രജാസഭായോഗം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ നടക്കുന്നുള്ളു എന്നുവരികിലും അതു വീണ്ടും കൂടുന്നതുവരെ മെംബർമാരുടെ നിവേദനങ്ങൾ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ നാനാതൊ വല്യതും ചെറുതും ആയ അസംഖ്യം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണഭരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രജാസഭയുടെ വല്യതായ ബലം അതു അതിന്റെ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞു യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സംഗതിയിൽ ആകുന്നു ഇരിക്കുന്നതു. എന്നാൽ സഭാ അതു ചെയ്യുന്നതിനെയെല്ലാം വളരെ കാര്യസാധകമായ വിധത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ടു.

൭. ഈ പ്രജാസഭയെ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു കല്പിച്ചു അനുവദിച്ചപ്പോൾ തിരുമനസ്സിലെ ഉദ്ദേശത്തെ ൧൯൦൪-ാം വർഷം അക്ടോബർ മാസം ൧൩-ാം (൧൦൮൦-മാണ്ടു കന്നിമാസം ൨൭-) ഉണ്ടായ പൊളിട്ടിക്കൽ ൩൫൦-ാം നമ്പർ ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു. ആ ആജ്ഞയിലെ ൧-ാം പാരായേയും ൩-ാം പാരായേയും ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം:—

"പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും ഗവർമ്മെണ്ടിനോടു നേരിട്ടു ബോ"ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതുകാലം ഗവർമ്മെണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭരണതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു "അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പറയുന്നതിനും അവർക്കു ഒരു അവസരം നൽകേണ്ടതു അഭിലഷ"ണീയം ആണെന്നു കല്പിച്ചു ആലോചിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏ"തു വിധത്തിൽ പ്രജകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നു നേരിട്ടു അവരിൽനിന്നുതന്നെ അറിയുന്നതിനും "രാജ്യഭരണതന്ത്രത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും പ്രജകളുടെ അഭിവൃദ്ധി ശ്രേ"യസ്സിനേയും സമുന്നതിയേയും പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കും ആവശ്യമായിരിക്കാവുന്ന ഏർപ്പാടുകളെ "സംബന്ധിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അറിയുന്നതായ ഗുണത്തെ ലഭിക്കുന്നതിനും ഇതു "നിമിത്തം ഗവർമ്മെണ്ടിനു ഇടയാകും. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഭൂസ്വാ"ത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടേയും കച്ചവടക്കാരുടേയും പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു സഭാ തിരുവിതാ"ംകോട്ടു ശ്രീമൂലംപ്രജാസഭാ' എന്ന പേരോടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നു പ്രീതിപുരസ്സരം "കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു"

* * * * *

"ഈ സഭയെ ഉത്പാദിക്കുന്നതിൽ തിരുമനസ്സിലെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങ"ളേയോ അഭിലാഷങ്ങളേയോ സങ്കടങ്ങളേയോ അവർതന്നെ ഗവർമ്മെണ്ടിനെ നേരിട്ടു തെ"ര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരത്തെ അവർക്കു നൽകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർൺ"മെണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തെററിധരിക്കുന്നതിനു ഇടയാകാവുന്ന കാരണങ്ങളെ മാററത്തക്ക"വണ്ണം ഗവർമ്മെണ്ടിലെ രാജ്യതന്ത്രത്തേയും ഏർപ്പാടുകളേയും പൂർവ്വാധികമായി പ്രജകളെ ധ"രിപ്പിക്കുന്നതിനും മാത്രം ആകുന്നു. ഈ സഭാ തിരുമനസ്സിലെ ഗവർമ്മെണ്ടും പ്രജകളും പര"സ്പര കാര്യങ്ങളെ അധികം നന്നായി ധരിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമായി തീരും എന്നും "തന്നിമിത്തം രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങൾ ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കും എന്നും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമവും "സംതൃപ്തിയും അധികം നന്നായി അഭിവൃദ്ധിയാക്കപ്പെടും എന്നും കല്പിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു".

൮. ഇപ്രകാരം പ്രജാസഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, ഒന്നാമതു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എന്തെല്ലാമാകുന്നു എന്നു അറിയുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിനു കഴിവുണ്ടാക്കുന്നതും, രണ്ടാമതു അതാതുകാലത്തു ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യകാര്യനടപടികളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നു ജനങ്ങളെ വിവരമായി ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവർമ്മെണ്ടിനു കഴിവുണ്ടാക്കുന്നതും, ആയ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ആണെന്നു ഇതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സഭ ആകെ എട്ടുതവണ യോഗം കൂടീട്ടുണ്ടു. ഇവയിൽ അഞ്ചു യോഗങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം എനിക്കു ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഏതു കാര്യത്തിലേക്കായി ഈ സഭ സ്വരൂപിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവൊ ആ കാര്യത്തെ അതു അത്യന്തം പൂർണ്ണമായി സാധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു പറയുന്നതിനു എനിക്കു യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തു ആദ്യമായി വന്ന കാലത്തുതന്നെയും ഈ സഭയെക്കുറിച്ചു എനിക്കു ഉത്കൃഷ്ടമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവരികിലും അതു എത്രത്തോളം പ്രയോജനവത്തായി ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചു ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ അല്പം മിതമായി കണക്കു കൂട്ടിയിരിക്കാം എന്നു ഞാൻ തടവെന്നിയെ

റ്റെറപറയുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ നടപടികളെപ്പററി മെമ്പർമാർ ബോധിപ്പിക്കുന്നനിവേദനങ്ങളും ദിവാൻജിയാകട്ടെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് മേലധികാരിയാകട്ടെ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംഗതിയുടെ ആ ആകൃതിയെ നല്ലപോലെ വെളിവാക്കിട്ടുണ്ട് എന്നതാകുന്നു അനുഭവത്താൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു. ഈ സഭ ഇത്രത്തോളം പ്രയോജനവത്തായി ഇരിക്കുന്നതു രണ്ടു സംഗതികൾ നിമിത്തം ആകുന്നു. അവ വ്യക്തമായ സംഗതികൾ ആണെന്നു വരികിലും അവയെ സദാ മനസ്സിൽ ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതു അതിപ്രധാനം ആകകൊണ്ടു അവയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നു. ഒന്നാമതു മെമ്പർമാർ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ നേർക്ക യാതൊരുവിധമായ വിപക്ഷഭാവം എന്ന ഭാവത്താലും, അവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഉള്ള സംഗതിയെ ഗവർമ്മെണ്ടിനെ ധരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉൽകണ്ഠ അല്ലാതെ മററു യാതൊരു ഭാവത്താലും, ഒരിക്കലും പ്രേരിതന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ലാ എന്നുള്ള സംഗതി ആകുന്നു. പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങളെ—അവയിൽ ചിലതു പ്രത്യേകം വർഗ്ഗക്കാരെയോ പ്രത്യേകം പ്രദേശങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ തന്നെയോ അടുപ്പിച്ചു ബാധിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളും ആയിരുന്നു—മെമ്പർമാർ വിശിഷ്ടമായ ശാന്തതയോടും ഗൌരവത്തോടും കൂടി ഗുണദോഷപ്രതിപാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി അനേകം സംഗതികൾ എനിക്ക ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. മററു ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പൊതുജനകാര്യപ്രവൃത്തിയിൽ പരിചയം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആളുകൾ—കേവലം സ്വഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും സ്വന്തം തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മറെറാരു അനുഭവിക്കാതെ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ—അവർ ബോധിപ്പിച്ച സംഗതിയെക്കുറിച്ചു അത്ര അടുത്ത പരിജ്ഞാനം കാണിക്കുന്നു എന്നും തന്റെ വെന്നിയെ ആയും, എന്നാൽ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെനേർക്ക ബഹുമാനകരമല്ലാത്തതെന്നോ മര്യാദകേടെന്നോ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്ന യാതൊന്നും തീരെ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലും സ്വനിവേദനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതി എനിക്ക പലപ്പോഴും വിസ്മയത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. മഹാന്മാരെ! ഈ പ്രകൃതി ഈ സഭയിലെ മെമ്പർമാരെ സദാ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നു ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മെമ്പർമാർ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളെ പൂർണ്ണമായും യാതൊരു തടവു കൂടാതെയും വെളിവാക്കിപ്പറയേണ്ടതുതന്നെ എന്നിരിക്കെ അവരുടെ കൃത്യം ഗവർൺമെണ്ടിന വേണ്ടറിവും പറഞ്ഞുകൊടുക്കയും സംഗതികൾ ഗവർൺമെണ്ടിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കയൊ തെററിപ്പിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതല്ലാ എന്നും അവർ മേൽ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഓർമ്മിക്കും എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സാരമായ സംഗതി നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുകയും അത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പര്യാലോചിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെ. ഈ യോഗത്തിൽ മാത്രമല്ലാ, കഴിഞ്ഞ സഭായോഗങ്ങളിലും, എന്റെ ക്ഷമാശീലം എന്നും എന്റെ അനുഭാവം എന്നും നിങ്ങൾ പ്രതിപുരസ്സരം പേരു പറഞ്ഞ ഗുണത്തിനായി നിങ്ങൾ എന്റെ നേർക്ക കൃതജ്ഞതയെ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നുള്ള സംഗതിയിൽ നിന്നും മേലുറഞ്ഞ സംഗതിയെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനമായി ഗണിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തം ആകുന്നു. ഇതിലേക്ക പ്രത്യേകമായ യാതൊരു സ്തോത്രവും എനിക്ക അവകാശപ്പെടാൻ ഇടയില്ല. സഭയുടെ ഘടനയുടെ അത്യന്തം സാരമായ അംശം അതിലെ മെമ്പർമാർ പറയുന്ന വാദങ്ങളെ ഗവർൺമെണ്ട് പൂർണ്ണമായും ക്ഷമയോടുകൂടിയും കേൾക്കണം എന്നുള്ളതുതന്നെയാകുന്നു. മേൽ നടത്താൻ ആലോചിച്ചു വരുന്നതൊ നടത്തിത്തന്നിട്ടുള്ളതൊ ആയ ഗവർൺമെണ്ടേർപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചു നിവേദനങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഏർപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചു അവരുടെ ഭാവം എന്താകുന്നു എന്നു സംശയം കൂടാതെ മെമ്പർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഗവർൺമെണ്ട് തെററിപ്പോയിരുന്നു എന്നൊ ഇപ്പോൾ തെററിപ്പോകുന്നു എന്നൊ മെമ്പർമാർക്ക ബോധ്യം വന്നാൽ അപ്രകാരം പറയുന്നതിന അവർ ഒരിക്കലും സന്ദേഹപ്പെടരുതു എന്നും ഉള്ളതു അത്യന്താവശ്യമാകുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഗുണദോഷനിരൂപണത്തെ സ്വപ്രവൃത്തിക്ക വിലയേറിയ സഹായമായിട്ടല്ലാതെയൊ തന്റെ ശ്രദ്ധ പെടാതെ പോയിട്ടുള്ള ദശകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന തനിക്ക ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വിലയേറിയ മാർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടു അല്ലാതെയൊ മററായ വിധത്തിലും യാതൊരു ദിവാൻജിയും വിചാരിക്കയില്ല. നിങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം പൂർണ്ണമായ അവസരവും യാതൊരു തടവെന്നിയെയുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക നൽകുന്നതായ ഈ നയത്തിൽനിന്നു യാതൊരു കാലത്തും വ്യതിചലനം ചെയ്യും, എന്നുള്ള ആശങ്ക നിങ്ങൾക്ക ആവശ്യം ഇല്ല. ആ നിവേദനങ്ങളെക്കുറിച്ചു സശ്രദ്ധം പര്യാലോചിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള മററു സംഗതിയുണ്ടു. ഇതും സഭയുടെ അത്യന്തം സാരമായ അംശം ആകുന്നു. ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ ഓരോ ആജ്ഞയും അനുസാരത്തെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നാൽ ഒരിക്കൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയെക്കുറിച്ചു പിന്നീടു യാതൊരു നിവേദനവും ആവശ്യം ഇല്ലാ എന്നു വരുന്നു. ഇതു നിശ്ചയമായും അയുക്തം ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന—പൂർണ്ണമായും ധാരാളമായും തടവെന്നിയെ ഗുണദോഷങ്ങളെ

വിവേചനം ചെയ്യുന്നതിനു—സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിതന്നെ, ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രവൃത്തി തെറ്റെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ഭേദഗതി ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ നിങ്ങൾ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയെ ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കുന്നതിനു ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതായി ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൯. ഈ പ്രജാസഭയെ സ്ഥാപിച്ചതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തേയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഗവൎമ്മെണ്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയത്തേയും പററി, മഹാന്മാരേ! ഇത്ര ദീൎഘമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ ഒരു കാൎയ്യങ്ങളെ ഷ്ടേിയിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്നു ഭിന്നമായ മറെറാന്നിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായ കാൎയ്യത്തിന്റെ വലുതായ ഉപയോഗിതയെ കുറയ്ക്കുകയൊ ചെയ്യരുതു എന്നുള്ള സംഗതിയിൽ ഞാൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടിയിരിക്കകൊണ്ടാകുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആകട്ടെ, ഒരു പ്രജാസഭയും ആയി പെരുമാറുന്നതിനു എനിക്കു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിനിടയ്ക്കു ഇതിന്റെ ഉപയോഗിതയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കയും ഇതിന്റെ യോഗ്യതയെ ഉയൎത്തുകയും എന്നാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം അതിലെ മെംബൎമാൎക്കു വേണ്ട സംഗതികളെ പഠിപ്പിക്കയും അറിയിക്കയും, സൎവ്വോപരി തിരുമനസ്സിനും ഒരു സഭയ്ക്കും തമ്മിൽ അത്യന്തം ഹാൎദ്ദമായ ബന്ധത്തെ പരിപാലിക്കയും, ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്റെ സദായുള്ള ലാക്കു എന്നുള്ള അനുഭവം ഭാവികാലത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതു എനിക്കു ഗാഢമായ ചാരിതാൎത്ഥ്യത്തിനു മൂലം ആയിരിക്കും. മറെറല്ലാ ഗണനകൾക്കും ഉപരിയായി ഞാൻ സൎവ്വകാലത്തും ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതു മഹാരാജാ തിരുമനസ്സിലേക്കു എനിക്കുള്ള ഭക്തിയാകുന്നു; തിരുമനസ്സിലേക്കു എന്റെ പേരിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കു സദാ അമൂല്യസ്വത്തായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇവ രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും അടുത്ത എനിക്കുള്ള സ്വത്തായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതു തിരുവിതാംകോട്ടിലെ പ്രജകളുടെ സഭയ്ക്കു മിത്രമായിരിക്കുന്നതിനും സഹായം ചെയ്യുന്നതിനും ആകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു എന്നുള്ള സംഗതി നിമിത്തം ആ പ്രജകളുടെ ആശിൎവ്വാദത്തിനുള്ള എന്റെ അവകാശത്തെയാകുന്നു.

പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗത്തിലെ നടപടികൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സഭായോഗം ഉച്ചയ്ക്കു മേൽ രണ്ടേകാൽ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

The Travancore Government Press, Trivandrum.

Tender for the supply of Miscellaneous Articles.

Sealed tenders for the supply of miscellaneous articles for the use of the Government Press, Travancore, for the Malabar year ending 31 12-'88/15-8-'13 will be received by the Superintendent at his office at the Government Press, Trivandrum, up to 15-2-'88/30-9-'12.

2 Tenders should be superscribed "Tenders for the supply of Miscellaneous Articles for 1088" and should be accompanied by a deposit of Rs. (100) as earnest money, which will be returned after the disposal of tenders to all unsuccessful tenderers, and be liable to be forfeited if the successful tenderer or tenderers fail to fulfill the condition of his or their contract.

3 Requisite standard samples of articles should be seen before tenders are submitted at the Travancore Government Press, Trivandrum, any day except Sundays and Holidays, between the hours of 11 A. M. & 5 P. M.

4. The quantities specified in the schedule annexed hereunder are only probable requirements, which the Superintendent is not bound to purchase in full from the successful tenderer or tenderers, who must be prepared to make deliveries of all articles from time to time within 7 days from the date of receipt of indents from the Government Press. All supplies will be subject to examination by the Superintendent. Articles not considered up to quality and sample, will be rejected and will remain at the risk of the Contractors.

5. Payments will be made on bills to be checked by the Superintendent of the Government Press.

6. Each tender must be forwarded on printed forms which can be had on application to the Superintendent, Government Press, Trivandrum, accompanied with one anna for postage to places outside Travancore.

7. Tenders must specify the rates at which the tenderers agree to supply; those rates must include all charges up to delivery at the office of the Government Press, Trivandrum.

8. Any articles not mentioned in the annexed schedule which may be required, shall be supplied by the successful tenderer or tenderers at the market rates, should the Superintendent so require him or them to do.

9. The successful tenderer or tenderers will be bound to make good to the Government any loss which may arise from his or their failure or by the Government having to purchase the articles specified in the schedule in the local market or elsewhere at higher rates than those contracted for.

10. The successful tenderer or tenderers will execute an agreement on half a rupee stamp paper, binding himself or themselves to the above conditions and stipulations.

11. Tenders will be opened by the Superintendent, Travancore Government Press, Trivandrum, at 12 Noon on 16-2-'88/1-10-'12 in the presence of such tenderers as may choose to attend.

12. The Superintendent will accept rates for the whole or any portion of tender subject to the sanction of the Government.

13. The Superintendent reserves the right of rejecting any tender, with the sanction of the Government without assigning any reason therefor.

Government Press, Trivandrum, 2nd September 1912.

C. V. RAMAN PILLAI,
Superintendent.

Schedule of Articles.

Description		Probable quantity required for 9 months in 1088.	Per
Cocoanut oil	Edangalies.	225	Ed
Castor oil	Do.	100	Ed.
Kerosine oil	Tins.	75	Tins. (Monkey Mark.)
Candles	Packets.	700	Pkt
Matches	Doz.	16	Doz.
American Flower	Mds.	25	Md.
Blue stone	lbs.	5	lb
Molasses	Tulams.	10	Tulam
Eggs	Nos.	20	No.
Iron, Iron sheet, &c.	lb.	160	lb.
Steel	lbs.	10	lb.
Borax	lbs.	3	lb.
Iron screws of different sizes	Gross.	12	Gross.
Brass wire	lbs.	$1\frac{1}{2}$	lb
Do sheet	lbs.	15	lb.
Chimneys of different sizes	Nos	50	No.
Wicks do.	Nos.	20	No.
Charcoal	Parahs.	120	Parah
Writing cadjans	Bundles of 100 each	30	Bundles of 100 each
Mangowood planks for Quoins	ft	40	ft.
Dry Fuel	Cart Loads	6	Cart load.
Bombay Nails of different sizes	lbs.	2	lb.
Silk (Red 25" wide)	yds	20	yd
American drill	yds.	6	yd
Bee's wax	lbs.	1	lb.
Rosin	lbs.	1	lb.
Copper rod 1/2" thick	lbs	3	lb
Lead soft	Oz.	8	oz.
Coal	Tons.	2	Ton
Cotton waste.	lbs.	150	lb.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നു

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ ചേർന്ന ...ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു ൧൦൮൮-മാണ്ടു കന്നിമാസം ...-നു ഒരു ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്രം ... നിവേദ്യത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കരാറായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു കന്നിമാസം ...-നു കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ ...-നു ... വെച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോഹണം (8) രൂപാ വീതം ഡേമണി കെട്ടാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കരാറുകൾ ഏല്പിക്കുന്നവരുടെ മേൽ സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവർന്മെന്റു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ... ഒരു ... ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കരാർ കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കരാറുകയുടെ ഉറപ്പിനു വേണ്ടുന്ന ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതേയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താൽപര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുകയും കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടുചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരാർപ്രകാരം ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണു്

൧൦൮൮-മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ...-നു

ദിവാൻപേഷ്കാർ, കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

NOTICE.

As field work in connection with the maintenance of Land Records has been started in the Sheraalay Taluk, it is hereby notified, under para 4 of the revised rules dated 1st June 1910 for the maintenance of demarcation marks that in every case in which field or sub-division stones or marks have to be repaired or renewed, the owner or occupant or others interested in the land should repair or renew such stones or marks within 15 days from the date of service of a notice to do so from the Taluk Surveyor. On failure of the party concerned to comply with the requisition, the Tahsildar or the Taluk Surveyor will have the work carried out and the cost thereof will be recovered from the persons concerned in the manner provided in Section 11 of the Boundary Regulation III of 1058.

As field work in connection with the maintenance of Land Records has been started in the Kunnathunad Taluk, it is hereby notified, under para 4 of the revised rules dated 1st June 1910 for the maintenance of demarcation marks that in every case in which field or sub-division stones or marks have to be repaired or renewed, the owner or occupant or others interested in the land should repair or renew such stones or marks within 15 days from the date of service of a notice to do so from the Taluk Surveyor. On failure of the party concerned to comply with the requisition, the Tahsildar or the Taluk Surveyor will have the work carried out and the cost thereof will be recovered from the persons concerned in the manner provided in Section 11 of the Boundary Regulation III of 1058.

As field work in connection with the maintenance of Land Records has been started in the Thodupuzhay Taluk, it is hereby notified, under para 4 of the revised rules dated 1st June 1910 for the maintenance of demarcation marks that in every case in which field or sub-division stones or marks have to be repaired or renewed, the owner or occupant or others interested in the land should repair or renew such stones or marks within 15 days from the date of service of a notice to do so from the Taluk Surveyor. On failure of the party concerned to comply with the requisition, the Tahsildar or the Taluk Surveyor will have the work carried out and the cost thereof, will be recovered from the persons concerned in the manner provided in Section 11 of the Boundary Regulation III of 1058.

As field work in connection with the maintenance of Land Records has been started in the Alengad Taluk, it is hereby notified, under para 4 of the revised rules dated 1st June 1910 for the maintenance of demarcation marks that in every case in which field or sub-division stones or marks have to be repaired or renewed, the owner or occupant or others interested in the land should repair or renew such stones or marks within 15 days from the date of service of a notice to do so from the Taluk Surveyor. On failure of the party concerned to comply with the requisition, the Tahsildar or the Taluk Surveyor will have the work carried out and the cost thereof will be recovered from the persons concerned in the manner provided in Section 11 of the Boundary Regulation III of 1058.

Division Cutcherry,
Kottayam, 31st August 1912.

K. AIYAPPAN PILLAI,
Dewan Peishkar.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽ നിന്നും അതൃത്തിക്കല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൯൧൦ ജൂൺ ൧-ാം ലെ പുതിയ ചട്ടം ൪-ാം പാറാവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ.

ലാൻഡ് റിക്കാർഡ് മെയിന്റനൻസു സംബന്ധിച്ചു കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ ഫീൽഡുവേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫീൽഡുകല്ലുകളേയോ സബ് ഡിവിഷൻ കല്ലുകളേയോ അടയാളങ്ങളേയോ അററകുററം തീർക്കുകയൊ പുതുക്കുകയൊ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു താലൂക്കു സർവെയരുടെ നോട്ടീസുകിട്ടിയ ദിവസത്തിനകം ൧൫ ഉടമസ്ഥനൊ അനുഭവക്കാരനൊ വസ്തുവിന്മേൽ ബാദ്ധ്യതയുള്ള മററാളൊ കിലും ആ പ്രകാരം കല്ലുകളേയോ അടയാളങ്ങളേയോ അററകുററം തീർക്കുകയൊ പുതുക്കുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വേലയെ തഹശീൽദാരൊ താലൂക്കു സർവെയരൊ നടത്തിക്കയും അതിലേക്കുള്ള ചിലവു ൧൦൫൮-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൧-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനുള്ളും പ്രകാരം ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

ഡിവിഷൻകച്ചേരി
കോട്ടയം
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൧൬

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
കെ. അയ്യപ്പൻ.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും അതൃത്തിക്കല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൯൦൫ ജൂൺ ൩൦-ലെ പുതിയ റൂൾസ് ൮-ാം പാരാവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ലാൻഡ്റിക്കാർട്ട് മെയിന്റനൻസ് സംബന്ധിച്ചു [illegible] താലൂക്കിൽ ഫീൽഡ് വേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫീൽഡ് കല്ലുകളെയോ സർവ്വേ ഡിവിഷൻ കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു താലൂക്ക സർവ്വേയരുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടി ൧൫ ദിവസത്തിനകം വസ്തു ഉടമസ്ഥനോ അനുഭവക്കാരനോ വസ്തുവിന്മേൽ ബാദ്ധ്യതയുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമോ അപ്രകാരം കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുകയോ പുതുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വേലയെ തഹശീൽദാരോ താലൂക്ക സർവ്വേയരോ നടത്തിക്കയും അതിലേക്കുള്ള ചിലവു ൧൦൭൪-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൨-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനൊക്കും വസ്തുവിൽ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

ഡിവിഷൻ കച്ചേരി
കോട്ടയം
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൧൭-ന്

ദിവാൻ പേഷ്കാർ
കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും അതൃത്തിക്കല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൯൦൫ ജൂൺ ൩൦-ലെ പുതിയ റൂൾസ് ൮-ാം പാരാവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ ലാൻഡ്റിക്കാർട്ട് മെയിന്റനൻസ് സംബന്ധിച്ചു തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ ഫീൽഡ് വേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫീൽഡ് കല്ലുകളെയോ സർവ്വേ ഡിവിഷൻ കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകയോ പുതുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു താലൂക്ക സർവ്വേയരുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടി ൧൫ ദിവസത്തിനകം വസ്തു ഉടമസ്ഥനോ അനുഭവക്കാരനോ വസ്തുവിന്മേൽ ബാദ്ധ്യതയുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമോ അപ്രകാരം കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുകയോ പുതുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വേലയെ തഹശീൽദാരോ താലൂക്ക സർവ്വേയരോ നടത്തിക്കയും അതിലേക്കുള്ള ചിലവു ൧൦൭൪-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൨-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനൊക്കും വസ്തുവിൽ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

ഡിവിഷൻ കച്ചേരി
കോട്ടയം
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൧൭-ന്

ദിവാൻ പേഷ്കാർ
കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും അതൃത്തിക്കല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൯൦൫ ജൂൺ ൩൦-ലെ പുതിയ റൂൾസ് ൮-ാം പാരാവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ലാൻഡ്റിക്കാർട്ട് മെയിന്റനൻസ് സംബന്ധിച്ചു ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ഫീൽഡ് വേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫീൽഡ് കല്ലുകളെയോ സർവ്വേ ഡിവിഷൻ കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു താലൂക്ക സർവ്വേയരുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടി ൧൫ ദിവസത്തിനകം വസ്തു ഉടമസ്ഥനോ അനുഭവക്കാരനോ വസ്തുവിന്മേൽ ബാദ്ധ്യതയുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമോ അപ്രകാരം കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുകയോ പുതുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വേലയെ തഹശീൽദാരോ താലൂക്ക സർവ്വേയരോ നടത്തിക്കയും അതിലേക്കുള്ള ചിലവു ൧൦൭൪-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൨-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനൊക്കും വസ്തുവിൽ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

ഡിവിഷൻ കച്ചേരി
കോട്ടയം
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൧൭-ന്

ദിവാൻ പേഷ്കാർ
കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

NOTICE.

The following Sanskrit works are published as numbers 13 to 19 of the Trivandrum Sanskrit Series.

No.	Work	Price Rs.	as.	p.
No. 13.	Subhadrâdhananjaya (Nâtaka) by king Kulasekhara Varma with the commentary of Sivarâma	2	0	0
No. 14.	Nitisâra (Niti) by Kâmandaka with the commentary of Sankarârya	3	8	0
No. 15.	Svapnavâsavadatta (Nâtaka) by Bhâsa	2	8	0
No. 16.	Pratynâyangandharâyana (Nâtaka) by Bhâsa ...	1	8	0
No. 17.	Pancharâtra (Nâtaka) by Bhâsa	1	0	0
No. 18.	Nârâyanîya (Stuti) by Nârâyana Bhatta with the commentary of Desamangala Vârya	4	0	0
No. 19.	Mânameyodaya (Mîmâmsâ) by Narayana Bhatta and Narayana Pandita	1	4	0

Office of the Curator for the publication of Sanskrit manuscripts,
Trivandrum, 31st August 1912.

T. GANAPATI SASTRI,
Curator.

Notification under Section 6 of Regulation III of 1067.

—ereas the Government have resolved to acquire the properties required for the Kodunpakuzhi branch channel 2nd mile 475 feet to the 3rd mile and 100 feet and mentioned in the subjoined schedule, the owners and other persons claiming any interest in the properties are hereby called upon to appear either personally or by authorised agents before this office within 15 days from the date of publication in the Gazette of this notification, and put in written statements showing the nature of their respective interests in the property, particulars of their claim to compensation for such interests and the amount of compensation which they may claim.

It is hereby notified that Government having sanctioned the acquisition of the lands under Section 15 of the Regulation immediately after the expiry of 15 days after the publication of this notification, the lands will be taken possession of accordingly.

Division Assistant's Office,
Padmanabhapuram

K. RAMASWAMI IYER,
Assistant to the Dewan Peishkar.

Schedule of Properties.

Taluk.	Pakuthy.	Nature of tenure.	Survey No	Area to be acquired in sq. feet.	No. of trees.	Name of Pattadar.	Name of person in possession.
Eraniel.	Thalakulam.	Kudijenmom.	1172	7320	...	Mariamma Gnanavativu ...	Mariamma Gnanavativu.
		Do.	1236	5200	19	Lekshmi *Alias* Layal Pakiam ...	Lekshmi *Alias* Layal Pakiam.
		Do.	1235	294	1	Samiyadian Issac ...	Issac Desamony.
		Do.	1234	5561	8	Aiyyana Palpu and another ...	Aiyana Palpu & another.
		Do.	1224	5696	...	Aiyankannu Devasahayam ...	Aiyyankannu Devasahayam
		Do.	1225	306	...	Kurunceli Bhadrakali & another ...	Kurunceli Valli.
		Jenmom.	1226	5579	...	Samiyadian Yesnadima & another ...	Issac Deshamoni.
		Kudijenmom.	1229	427½	...	Athinarayanan Sivagnanam ...	Athinarayanan Sivagnanam.
		Do.	1230	1150	...	Samiyadian Issac ...	Issac Deshamoni.
		Jenmom.	1231	9686	17	Pandarakutti Chutalamadan ..	Chutalamadankutti Nadan & another.
		Kudijenmom.	1217	12330	5	Mariamma Gnanavadivu ...	Mariamma Gnanavativu.

Taluk.	Pakuthy.	Nature of tenure.	Survey No.	Area to be acquired in sq. feet.	No. of trees.	Name of Pattadar.	Name of person in possession.
Eraniel.	Thalakulam.	Jennom.	1214	6928	15	Vedanayarom Kalaph	Kalaph Saminathan & another.
		Do.	1325	150	..	Vedanayacom Joseph ...	Joseph Sivagnanom & another.
		Do.	1213	3300	9	Vedanayacom Vedakannu ..	Vedanayacom Vedakannu.
		Do.	1211	5550	16	Vedanayacom Yesnadima ...	Vedanayacom Yesudima.
		Kudijenmom.	13 6	1200	...	Velayudha Perumal Nallathambi ...	Velayudhaperumal Nallathampi.
		Jennom	1334	18144	75	Subramonian Thanu & another ...	Subramonian Thanu & another.
		Kudijenmom.	1335	1032	3	Chutalamadan Chinnakannu & others..	Chudalamadan Chinnakannu & others.
		Jennom.	1407	1109	37	Kumara Velu Parvathy	Kumara Velu Parvathy.
		Kudijenmom.	14 8	3589	7	Chinnakannu Perumal & another ...	Manthiran Thanumala.
		Do.	1405	1950	11	Araukutti Neelan ...	Arankutti Neelan.
		Do.	1404/I	8155	10	Arulananthan Samuel ...	Samuel Ponnumuthu & another.
		Jennom.	1402/B	1718	...	Subramonian Thanu Aundy ..	Subramonian Thanu Aundi.
		Kudijenmom.	1396	1780	9	Kattari Kunchan & others ..	Kattari Kunchan & others.
		Jennom.	1397	215	...	Perumakutti Vativelu & others ...	Perumakutti Vativelu & others.
		Kudijenmom.	1400	2 65	...	Arankutti Neelan .	Arankutti Neelan.
		Jennom	1399/B	1 00	...	Subramonian Thanu Aundy ...	Subramonian Thanu Aundy.
		Do.	1399/A	540	.	Sivagnanom Joseph ..	Sivagnanom Joseph
		Kudijenmom.	1391/A	915	...	Masanom Paradesi ..	Masanom Paradesi
		Do.	1391/B	1300	.	Kattari Kunchan & others ..	Kattari Kunchan & others.
		Jennom.	1391/C	285	.	Masanom Paradesi ...	Masanom Paradesi.
		Do.	1390	768	3	Arumugom Thannvan ...	Arumugom Thannvan.
		Do.	1392	2238	.	Sivagnanom Joseph ...	Sivagnanom Joseph
		Do.	1358	850	2	Arumugom Eanakulamuthu & others...	Arumugom Eanakulamuthu & others.
		Do.	1389	990	4	Do.	Do.
		Kudijenmom.	1388	2745	1	Sivagnarom Joseph	Sivagnanom Joseph
		Do.	1387	3050	..	Sivagnanom Joseph ..	Sivagnanom Joseph.
		Jennom.	1386	180	.	Thanuvan Nallathampi & others ...	Thanuvan Nallathampi & others.
		Kudijenmom.	1031	1287 ½	.5	Manthiran Thanumalayaperumal ..	Manthiran Thanumalayaperumal.
		Do.	1032	1127		Arumugom Thanuvan ..	Arumugom Thanuvan.
		Jennom.	1030	3252½	.	Do.	Do.
		Kudipuli.	10 8	697½	12	Mariamma Gnanavativu	Marimma Gnanavativu.
		Kudijenmom	1027	10951½	6	Gnanamuthu Suviseshamuthu & others	Gnanamuthu Suviseshamuthu & others.
		Kudipuli.	1026	7192	.	Mariamma Gnanavativu ...	Kirupa Ananthayi.
		Jennom.	1024	5251	6	Neelacantaperumal Eanakulamuthu ..	Neelacantaperumal Eanakulamuthu.
		Kudipuli.	1025	5589½	4	Mariamma Gnanavativu ...	Velayudhaperumal Samadhanom.

Taluk	Pakuti	Nature of tenure	Survey No	Area to be acquired in sq. feet	No. of trees	Name of Pattadar	Name of person in possession.
Eraniel.	Thalakulam.	Kudijenmom.	1922	1960	4	London Mission, Nagercoil ..	Agent, London Mission, Nagercoil.
		Jenmom.	1031/A	4470	13	Adichan Ponnambalam & others ..	Adichan Ponnambalam & others.
		Otti.	1451	680	3	London Mission, Nagercoil ..	Agent, London Mission, Nagercoil.
		Do.	1458	3071½	..	Yesuvadian Samuel ...	Yesuvadian Samuel.
		Jenmom.	1031/B	1196	3	Arulanantham Nathaniel & others ...	Arulanantham Nathaniel & others.
		Otti.	1459	4154½	4	Velayudhaperumal Kumaraswami & another	Velayudhaperumal Kumaraswami & another.
		Do.	1456	940	1	Do.	Do.
		Do.	1457	1033	...	Adinarayanan Vedamanikkom ...	Natankutti Narayana Vativu.
		Karazhma.	1466/1	1532½	9	Velayudhaperumal Nallathampi ..	Velayudhaperumal Nallathampi.
		Otti.	1467/B	2090	12	Kumaraswami Massillamony ..	Kumaraswami Massillamony.
		Do.	1466/1	4722½	14	Velayudhaperumal Adiyndayan ...	Velayudhaperumal Adiyndayan.
		Karazhma.	1463/1	1000	1	Gnanappoo Gnanachelvom ...	Gnanappoo Gnanachelvom.
		Otti.	1465	2215½	9	Ponkathan Chutalamadan & another ..	Ponkathan Chudalamadan & another.
		Do.	1464/A	2549½	1	Adinarayanan Vedakannu ...	Neelakutti Ponnampalom.
		Do.	1464/B	2191½	..	Adinarayanan Natankutti .	Paradesi Natachi Lekshmi Natachi.
		Do.	1471/A	2690	4	Subramonian Arumugom & another ...	Subramonian Chinnaya.
		Jenmom.	1939	4271½	11	Sivasubramonian Saminathan ...	Paramananthom Yovan.
		Do.	1934	3726½	9	Eanakula Isaki Pariyaval ...	Eanakula Isaki Pariyaval.
		Do.	1899/A	1849	...	Chutalamadan Perumal & others ...	Chudalamadan Perumal & others.
		Do.	1932	2434	11	Adichan Ponnambalam & others ...	Adichan Ponnambalom & others.
		Do.	1897/B	1254½	...	Veerakumaran Olakilathan & another...	Veerakumaran Olakiladhan & others.
		Kudijenmom.	1934	6994½	9	Subramonian Thirumalu & others ...	Subramonian Thirumalu & others.
		Jenmom.	1903	1739	1	Seravanaperumal Nallathampi ...	Nallathampikutti Natan & another.
		Do.	1933	782	8	Maruthu Lekshimi ...	Ponnampalam Sivasubramonian.
		Kudijenmom	1904	6550	7	Neelakutti Ponnampalom ..	Neelakutti Ponnampalam.
		Jenmom.	1927	962½	...	Maruthamuthu Sivananchaperumal .	Eanakula Isaki Periyaval.
		Do.	1905	708	...	Mathavatiyan Rayan ...	Mathavatiyan Rayan.
		Do.	1906	9697	29	Sivasubramonian Saminathan ...	Paramananthom Yovan.
		Do.	1860/A	4912½	...	Arumugaperumal Vativu & others ...	Arumugaperumal Vativu.
		Do.	1907	8695	1	Sivagnanom Saminathan & others .	Sivagnanom Saminathom & another.
		Do.	1908	12 8[illegible]	11	Veerakumaran Olakalathan & another.	Veerasamuan Kuttikavu & others.
		Do.	1851	539	...	Valli Gnanaprakasi ...	Velayudhaperumal Samadhanom.

Notification under Section 6 of Regulation III of 1067.

Whereas Government have resolved to acquire the properties mentioned in the subjoined schedule for the construction of Chathrams at Munnar, the owners and other persons claiming an interest in the lands are hereby called upon to appear before this office on or before the expiry of 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette, either in person or by authorised agents and put in written statements showing the nature of their title and interest and the amount of compensation claimed and produce on the same day all evidence pertaining to the matter.

It is further notified that Government having sanctioned the acquisition of the lands under Section 15 of the Regulation immediately after the expiration of 15 days fixed by the notification the lands will be taken possession of accordingly.

Division Cutcherry,
Devikulam, 21st August 1912.

A. W. L. VERNEDE,
Superintendent.

No.	Particulars of lands to be acquired.					Name of Registry holder.	Name of person in possession.
	Taluk.	Pakuthy	Survey No.	Nature of tenure.	Area acres.		
1	Devikulam.	Kannan Devan Hills Concession	62/12 A	Special terms under the deed of ratification	1·16 (1–3)	Messrs. James Finlay Muir & Co	Messrs. James Finlay Muir & Co.
2	Do.	Do.	62/12 D	Do.		Do.	Do.
3	Do.	Do.	62/12 E	Do.		Do.	Do.

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറു ആപ്പീസിൽ നിന്നും ൧൦൭൭-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ

൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊട്ടപ്പക്കുഴി ബ്രാഞ്ചു ചാനൽ ൨-ാമത്തു മൈൽ ൩൭൫ അടി മുതൽ ൩-ാമത്തു മൈൽ ൧൦൦ അടി വരെ ആവശ്യത്തിലേക്കു സർക്കാരിൽ നിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു ആളുകൾ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൧൫ ദിവസത്തിനകം പത്മനാഭപുരത്തു ഈ കച്ചേരി മുമ്പാകെ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രികബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും. ആ പത്രികയിൽ ശാശ്വതമായ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെയും വിവരത്തെയും പ്രതിഫലത്തുകയെയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ൧൦൭൭-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അടിയന്തിരമായി എടുക്കുന്നതിനു ഗവർന്മെണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൧൫ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുമേൽ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തി ഏല്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

പത്മനാഭപുരം
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൯൹ } പട്ടിക ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറു, കെ. രാമസ്വാമി അയ്യർ

ഫയൽ നമ്പർ	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശം	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	ഖണ്ഡം	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്നു	ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	വിസ്തീർണ്ണം അടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ബ്രാഞ്ചു ചാനൽവക	ഇരണിയൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	കടിജന്മം	പുരയിടം	...	...	൭൩൦	...	നായകൻവിള കൃസ്ത്യാനി മറിയ ജ്ഞാനവടിവു	പേരിൽപതിവുകാരി
					[illegible]						൫൨൦൦	തെങ്ങുവടലി ൭ കവുങ്ങുവടലി ൨ കഴ്വടലി ൧൦ മാവു ൧ പറങ്കിമാവു ൧	നായകൻവിള കൃസ്ത്യാനി ലക്ഷ്മി എന്നു ലെയാൾ പാക്യം	പേരിൽപതിവുകാരി
					[illegible]						൨൪൦	തെങ്ങു ൧	നായകൻവിള കൃസ്ത്യാനി ശാമിയടിയാൻ ദേവശകായം	നായകൻവിള കൃസ്ത്യാനി ദേവശകായം ദേവശമണി
					[illegible]						൫൩൧	തെങ്ങുവടലി ൭ കറിവടലി ൨	൧/൨ വീരനാരായണശേരി പാണ്ടി എന്ന പപ്പു ൧/൨ ടി പാണ്ടിയൻ പപ്പൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ	വീരനാരായണശേരി പാണ്ടിയെന്നു ഉള്ള പപ്പുവിനു പാതി ടി പപ്പൻ സുബ്രഹ്മണ്യനു പാതി

സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഗ്രാമം വകയുടെ	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	ഖാറാർ	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന	എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	പെരുക്കം അടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	പെരൾപതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പുകുഴി ഗ്രാമം' ചാവൽകര	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	തലക്കുളം	[illegible]	...	കുടിജന്മം	പുരയിടം	...	...	[illegible]	...	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി അളകണ്ണു ദേവസഹായം	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി അളകണ്ണു ദേവസഹായം
				[illegible]		ടി				[illegible]	...	കൊട്ടപ്പുകുഴി ചാന്നു കരുനീലി പത്തിരകാളി കരുനീലി വള്ളി	കട്ടിമാക്കോട്ട കാഞ്ഞിരവിളയിൽ ചാന്നു സ്ത്രീ കരുനീലി വള്ളി
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	...	നായക്കൻവിളക്രിസ്ത്യാനി ശാമിയടിയാൻ എശുഅടിമ ടി ഈശാക്ക ടി അരുളാനന്തം	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി ഈശാക്ക നേശമണി
				[illegible]		കുടിജന്മം				[illegible]	...	മുതലവിള ചാന്നു പത്തിനാരായണൻ ശിവജ്ഞാനം	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		ടി				[illegible]	...	നായക്കൻവിള ശാമിയടിയാൻ ഈശാക്ക	നായക്കൻവിളക്രിസ്ത്യാനി ഈശാക്ക നേശമണി
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	കേരപന ഓലവെട്ടുപന കഴവടലി തൈപുളി	നായക്കൻവിള ചാന്നു പണ്ടാരകുട്ടി ചുടലമാടൻ	നായക്കൻവിള ചാന്നു ചുടലമാടൻ കുട്ടിനാടാൻ ചുടലമാടൻ നാടാൻകുട്ടി
				[illegible]		കുടിജന്മം				[illegible]	ഓലവെട്ടുപന കഴവടലി	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി മയ്മ്മ ജ്ഞാനവടിവു	പേരിൽപതിവുകാരി
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	കേരപന ഓലവെട്ടുപന കറിവടലി കഴിവടലി കൊന്നതൈ വർക	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി വേദനായകം കാലെബ	നായക്കൻവിളക്രിസ്ത്യാനി കാലേബ് ശാമിനാഥൻ കാലേബ് വേദമണി

പയൽ നമ്പർ സ്ഥലം ഏതുക്കണ്ടു ഉണ്ടായതെന്നു	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവേനമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമൊ പുരയിടമൊ എന്നു	ഏടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	വിസ്തീർണ്ണം അടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ഗ്രാമം ചാനാർ വക	ഏരണിയൽ	ഏരണിയൽ	തലക്കുളം	൧൩൮൫	...	ജന്മം	പുരയിടം	...	...	൧൫൦	...	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി വേദനായകം യോസഫ്	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി യോസപ്പു ശിവജ്ഞാനം യോസപ്പു നാടാൻ
				൧൨൧൩		ടി				൩൩൦൦	കേറപന ൪ ഓലവെട്ടുപന ൨ കഴിവടലി ൨ പറങ്കിമാവു ൧	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി വേദനായകം വേദക്കണ്ണു	നായക്കൻവിള വേദനായകം വേദക്കണ്ണു
				൧൨൧൨		ടി				൩൫൫൦	കെറപന ൧൦ ഓലവെട്ടുപന ൭ കറിവടലി ൨	നായക്കൻവിള ക്രിസ്ത്യാനി വേദനായകം എസ്തേർ അമ്മ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				൧൨൨൩		കുടിജന്മം				൧൨൦൦	...	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ചാന്നു വേലായുധ പെരുമാൾ നല്ലതമ്പി	ടി
				൧൮൬൧		ജന്മം				൧൮൧൯൦	കേറപന ൩൫ ഓലവെട്ടുപന ൧൭ കറിവടലി ൨൦ കഴിവടലി ൨ മാവിലങ്ക് ൧ വാഴ ൩	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ താണു താണുവാണ്ടി	ടി
				൧൩൪൫		കുടിജന്മം				൧൦൩൪	പറങ്കിമാവു ൨ മാവിലങ്ക്തൈ ൧	൧/൨ കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ചാന്നു ചുടലമാടൻ ചിന്നക്കണ്ണു ൧/൨ പള്ളവിള ചാന്നാട്ടി പരമാകി ഇശക്കി	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ചാന്നു ചുടലമാടൻ ചിന്നക്കണ്ണുവിനു നെപാതി വള്ളവിള ചാന്നാട്ടി പരമനക്കി ഇശക്കിക്കു നെപാതി
				൧൫൦൭		ജന്മം				൧൭൦൮൭	ഓലവെട്ടുപന ൧൫ കറിവടലി ൧൦ കഴിവടലി ൧൨	ത്തറൂർ അധികാരത്തിൽ ത്തറൂർ പൊന്നൻവിളാകത്തു കുമാരവേലു പാർവ്വതി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				൧൫൦൨		കുടിജന്മം				൩൭൫൪	കറിവടലി ൩ കഴിവടലി ൪	പൊന്നൻവിള ചാന്നു ചിന്നക്കണ്ണു പെരുമാൾ ടി പരദേശി	കേന്തൻ കുഴിവിള ചാന്നു മന്തിരൻ താണുമാല

പട്ടയനമ്പർ	സ്ഥലം ഏതു ദേശത്തു കിടക്കുന്നു	വസ്തുകിടക്കുന്ന താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേനമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന	ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം	വീതി	ഉൾക്കുന്ന അടി	വൃക്ഷത്തിന്റേയും മറ്റും വിവരം	പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേരു	അനുഭവക്കാരന്റെ പേരു
	കൊട്ടുക്കഴി സ്വാമിയാർ ചാന്നിയക്കര	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	തലക്കുളം	[illegible]	..	കുടിജന്മം	പുരയിടം			[illegible]	കേറാപന [illegible] കഴിവടലി [illegible] പുക [illegible] തൈമാവിലക [illegible]	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നു ഞൊറാകുട്ടി നീലൻ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
					[illegible]	[illegible]	ടി				[illegible]	കുഴിവടലി [illegible] ചിലാന്തി [illegible] തൈവേപ്പ് [illegible]	നായകൻവിള അരുളാനന്തം ശാമുവേൽ	കൊട്ടുക്കുഴി ശാമുവേൽ പൊടിയു ശാമുവേൽ ശെന്വ
					[illegible]	ബി	ജന്മം				[illegible]	...	കേന്തൻ കുഴിവിള ചാന്നു സുബ്രമണ്യൻ താണുതാണ്ടി	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നു സുബ്രമണ്യൻ താണുപാണ്ടി
					[illegible]	..	കുടിജന്മം		..	..	[illegible]	തൈകൊന്ന [illegible] തൈപ്പുളി [illegible] തൈവാക [illegible] വിളാത്തി [illegible]	കേന്തൻകുഴി കാട്ടേറി കുഞ്ചൻ നിലകണ്ഠൻ രാമസ്വാമി നാരായണൻ നല്ലതമ്പിതാണുവൻകുട്ടി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
					[illegible]	...	ജന്മം				[illegible]	...	[illegible] കേന്തൻകുഴിവിള ചെരുമൻകുട്ടി വടിവേലു [illegible] ടി ചൊട്ടയൻ കുട്ടിക്കണ്ണു	ടി
					[illegible]	..	കുടിജന്മം				[illegible]	...	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നു ഞൊറാൻകുട്ടി നീലൻ	ടി
					[illegible]	ബി	ജന്മം				[illegible]	...	കൊട്ടുക്കുഴി കേന്തൻകുഴിവിള സുബ്രമണ്യൻ താണുപാണ്ടി	കേന്തൻകുഴിവിള സുബ്രമണ്യൻ താണുപാണ്ടി
					[illegible]	എ	ടി				[illegible]	...	പേയൻകുഴി വണ്ണാംവിളയിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവജ്ഞാനം യോസഫ്	പേരിൽ പതിവുകാരൻ

സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വകക്കെന്ന	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക	വസ്തു കിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി	സർവ്വെനമ്പർ	ലക്കം	ഇനം	നിലമൊ പുരയിടമൊ എന്നു	എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ നിളംഅടി	എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ വീതിഅടി	എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ പെരുക്കംഅടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മററും വിവരം		പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേരു	അനുഭവക്കാരന്റെ പേരു
കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ബ്രാഞ്ച ചാനൽവകക്ക	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	കലകളം	[illegible]	എ	കുടിജന്മം	പുരയിടം	...	...	[illegible]	...		പള്ളുവിള ചാന്നാ മാശാനം ചരദേശി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	ബി	ടി				[illegible]	...		കൊട്ടപ്പുകുഴി ചാന്നാ കട്ടേരി കുഞ്ചൻ നീലകണ്ഠൻ രാമസ്വാമി താണുവൻ നല്ലതമ്പി താണുവൻകുട്ടി	ടി
				[illegible]	സി	ജന്മം				[illegible]	...		കൊട്ടപ്പുക്കുഴി പള്ളുവിള മാശാനം ചരദേശി	ടി
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	കൊന്ന	൩	കേന്തൻ കുഴിവിള ചാന്നാ ആറുമുഖം താണുവൻ	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നാ ആറുമുഖം താണുവൻ
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	...		പേയംകുഴി വണ്ണാൻവിളയിൽ താമസിക്കും ശിവഞാനം യോസഫ	പേയൻകുഴി വണ്ണാൻവിളയിൽ ശിവഞാനം യോസപ്പു
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	ചിലാന്തി; തെങ്ങിളം	[illegible]	കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നാ ആറുമുഖം ഈനകുലപുത്രൻ; ആറുമുഖം കുമാരവേലു ആറുമുഖം താണുവൻ	കേന്തൻകുഴിവിള ആറുമുഖം ഈനകുലപുത്രൻ കുമാരവേലു ശാമിനാഥൻ താണുവൻ ആറുമുഖം താണുവൻ പൊന്നയ്യ
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	ചിലാന്തിതൈ, മാവരത്തു	[illegible]	ടി പേരുകാർ	ടി പേർകാർ
				[illegible]	...	കുടിജന്മം				[illegible]	ചിലാന്തി	[illegible]	പേയൻ വണ്ണാൻവിള താമസിക്കുന്ന ശിവഞാനം യോസപ്പു	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	...		പേയംകുഴി വണ്ണാൻവിള താമസിക്കുന്ന ശിവഞാനം യോസപ്പു	ടി
				[illegible]	...	ജന്മം				[illegible]	...		കേന്തൻകുഴിവിള ചാന്നാ താണുവൻ നല്ലതമ്പി താണുവൻ കുടിനാടാൻ	ടി

സ്ഥലം ഏതുകരയിലെന്ന വകകളെന്ന	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്നു	ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നിലം ഏക്കർ	വിസ്തീർണ്ണം	പെരുക്കം	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ...	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	കൽക്കുളം	[illegible]		കുടിജന്മം	പുരയിടം			[illegible]	കുഴിവടലി ൩ തെങ്ങ്മാവ് ൧ തെമ്പറക്ക് മാവ് ൧	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി പെരാപ്പള്ളാവിള ചാന്ന ചന്തിരൻ താണുമാലയ പെരുമാറും	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി പെരാപ്പള്ളാവിള ചാന്ന ചന്തിരൻ താണുമാലയ പെരുമാറും
				[illegible]		കുടിജന്മം				[illegible]	...	കെന്തൽകുഴി വിള ചാന്നു ആറുമുഖം താണുവൻ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	...	കെന്തൻകുഴി വിള ചാന്നാ ആറുമുഖം താണുവൻ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		കുടിപ്പള്ളി				[illegible]	പുന്ന ൨ തെങ്ങ്മാവ് ൧ വാക ൧ കൊല്ലമാവ് ൨	നായക്കൻവിള ക്രസ്ത്യാനി സ്ത്രീ ... ജ്ഞാനവടിവു	പേരിൽ പതിവുകാരി
				[illegible]		കുടിജന്മം				[illegible]	ഓലവെട്ടുപടലി ൩ കുഴിവടലി ൩	പെരിയവിള ക്രസ്ത്യാനി ജ്ഞാനമുത്തു ശൂവിശേഷമുത്തു ശൂവിശേഷമുത്തു ജ്ഞാനമുത്തു ദൈവസഹായം ജ്ഞാനമുത്തു തെയിവനേശൻ ജ്ഞാനമുത്തു ജ്ഞാനമണി	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി പെരിയവിള ക്രസ്ത്യാനി ജ്ഞാനമുത്തു ശൂവിശേഷമുത്തു ജ്ഞാനമുത്തു ദൈവസഹായം
				[illegible]		കുടിപ്പള്ളി				[illegible]	..	നായക്കൻ വിള ക്രസ്ത്യാനി സ്ത്രീ മര്യമ്മ ജ്ഞാനവടിവു	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ക്രസ്ത്യാനി കൃപ ആനന്തായി
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	കൊരപ്പന ൩ മാവ് ൧ വാക ൧ പറങ്കിമാവ് ൧	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി കരുമ വിള ചാന്നാ നിലകണ്ഠപ്പെരുമാറും ... മുത്തു	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		കുടിപ്പള്ളി				[illegible]	ചിലാന്തി ൩ തെങ്ങ് ൧ കുട്ടിടം ൧	നായക്കൻവിള മര്യമ്മ ജ്ഞാനവടിവു	കൊട്ടപ്പുക്കുഴി ക്രസ്ത്യാനി വെലായുധപെരുമാറും സമാതനം

സ്വദേശം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വകക്കാരുടെ	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമൊ പുരയിടമൊ എന്ന	ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	വിസ്തീർണ്ണം	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	...രിൻ പതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പക്കുഴി ഇട്ടിയപ്പാറാൻ ...ത്തിൽ	തൊണ്ണിയൽ	തൊണ്ണിയൽ	തലക്കുളം	[illegible]		കുടിജന്മം	പുരയിടം			[illegible]	ചീലാന്തി ന. കെട്ടിടം ഫ	നാഗരുകോവിൽ ലണ്ടൻമിഷ്യൻ വകക	നാഗരുകോവിൽ ലണ്ടൻമിഷ്യൻ വകക കാര്യസ്ഥൻ.
				[illegible]	ബി	ജന്മം				[illegible]	പിലാവു ൨. ചീലാന്തി ഫ൦ ക കെട്ടിടം ഫ	ഫ൨. കൊട്ടപ്പക്കുഴി ആതിച്ചൻ പൊന്നമ്പലം ടി ശിവതാണു ടി കുമാരസ്വാമി ഫ/ന. ഞാനക്കണ്ണു ചെല്ലക്കണ്ണു ഞാനവടിവു താവീദു ഫ/ന. ഉലകളന്താൻ പണ്ടാരം തിരുവമ്പലം ആറുമുഖക്കണ്ണു ടി തങ്കയ്യാ പൊന്നയ്യാ ടി ഞാനക്കടക്കരയാണ്ടി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	:	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ ചെക്കുറ്റി		:	...	[illegible]	ഓലവെട്ടുപനമ ചീലാന്തി വ	നാഗർകോവിൽ ലണ്ടൻ മിഷ്യൻ വകക	നാഗരുകോവിൽ ലണ്ടൻമിഷ്യൻ വകക കാര്യസ്ഥൻ
				[illegible]		ടി				[illegible]	...	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ക്രിസ്ത്യാനി എത്തുരടിയാൻ സാമുവെൽ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		ജന്മം				[illegible]	ചീലാന്തി ന	ഫ/ഫ അരുളാനന്ദം നാരാണിവേല ഫ/ഫ ഈരാനിയൻ മെലെത്തെരു ചെട്ടി കരുമെനി കുമാരസ്വാമി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		കിഴക്കുറ കാരാണ്മ				[illegible]	തൈചീലാന്തി തൈ പുളി ഫ	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നു വെലായുധ പെരുമാൾ കുമാര സ്വാമി ടി വടിവുക്കണ്ണു	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		കിഴക്കുറ കാരാണ്മ ചെക്കുറ്റി				[illegible]	തൈ വാക ഫ	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നു വെലായുധപെരുമാൾ കുമാരസ്വാമി ടി വടിവുക്കണ്ണു	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]		ടി				[illegible]	...	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നു ആതി നാടാൻ വെതമാണിക്കം	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നു നാടാൻ കട്ടിനാരായണവടിവു

സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഇനവും ...	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവേനമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന്	എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	പൊതുക്കം അടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം	പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പക്കഴി ഗ്രാമ ചാനന ഉമ്മിത	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	തലക്കുളം	[illegible]	...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ	പുരയിടം	...	...	[illegible]	തൈമാവു ... പറി കിമാവു ... ശ്ലാന്തി ... വാക ... കറി വട ലി ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന വേലായുധ പെരുമാൾ നല്ലതമ്പി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	ബി ...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	തൈവാക ... കൊറ പന ... കഴിവടലി ... തൈമാവു ... മാവു ... തൈപ്പുളി ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി കൃസ്ത്യാനി കുമാര സ്വാമി മാശിലാമണി	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	കോറപന ... കഴി വടലി ... തൈപ്പാവു ... മാവു ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി കൃസ്ത്യാനി വേലായുധപെരുമാൾ അതിയൂടയാൻ	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ				[illegible]	കററ വടലി ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ക്രിസ്ത്യാനി ജ്ഞാനപ്പ ജ്ഞാനചെൽപം	പേരിൽ പതിവുകാരി
				[illegible]	...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	കോറപന ... ഓല വെട്ടുപന ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന പൊൻകാത്താൻ ചുടലമാടൻ ടി ചിദംബരം	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	എ	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	കോറപന ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന ആതിനാരായണൻ പെരുകണ്ണു	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന നിലക്കുട്ടിപൊന്നമ്പലം
				[illegible]	ബി	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന ആതിനാരായണൻ നാഗൻകുട്ടി	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന ശ്രീപരദേശി നാടാച്ചി ലക്ഷ്മി നാടാച്ചി
				[illegible]	എ ...	കിഴക്കുറ കാരാണ്മ മേൽക്കുറ ഒററി				[illegible]	... കോറപന ... ഓല വെട്ടുവടലി ...	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആറുമുഖം ടി ചിന്നയ്യാ	കൊട്ടപ്പക്കഴി ചാനന സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചിന്നയ്യാ

സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഇനവകകളെന്ന	വസ്തു കിടക്കുന്ന			സർവ്വേനമ്പർ	തരം	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന	എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ			വൃക്ഷത്തിന്റെയും മററും വിവരം	പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേരു	അനുഭവക്കാരന്റെ പേരു
	താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി					നിലം അടി	വിളയടി	പുരയിടം അടി			
കൊട്ടപ്പക്കുഴി ഗ്രാമ്യ ചാന്നാർ [illegible]	[illegible]	ഇരണിയൽ	തലക്കുളം	[illegible]	...	ജന്മം	പുരയിടം	...	...	[illegible]	ചിലാന്തി കഴിവടലി	കൊട്ടപ്പക്കുഴി കൃഷ്ണനി ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ ശാമിനാഥൻ	കൊട്ടപ്പക്കുഴി കൃഷ്ണനി പരമാനന്തം യെരവാൻ
				[illegible]	...	ടി				[illegible]	കേറവപന കററിവടലി ഓലവെട്ടുപന	പട്ടൻവിള ചാന്നുംരാനകല ഇശക്കി പെരിയവരം	പേരിൽ പതിവുകാരി
				[illegible]	ഏ	ടി				[illegible]	..	പെയാപ്പള്ളി ചാന്നാ ചുടലമാടൻ പെരുമാറം ചുടലമാടൻ രാക്ഷവമുത്തു ചുടലമാടൻ നാഗമണി	പേരിൽപതിവുകാരൻ
				[illegible]	..	ടി				[illegible]	കേറവപന ഓലവെട്ടുപന കററിവടലി മാവു	കൊടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ ആതിച്ചൻ പൊന്നമ്പലം ടി ശിവതാണു ടി കുമാരസ്വാമി	പേരിൽ പതിവുകാർ
				[illegible]	ബി	ടി				[illegible]	...	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ വീരകമാരു ഉലകളന്താൻ വിരകമാര കട്ടിക്കണ്ണു	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ വിരകമാരു കടിക്കണ്ണു പട്ടൻവിള ചാംനകല ഇശക്കി പെരിയവരം
				[illegible]	...	കരിജന്മം				[illegible]	ഓലവെട്ടുപന കററിവടലി	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമാലു സുബ്രഹ്മണ്യൻ വേലായുധപെരുമാറം	പേരിൽ പതിവുകാരൻ
				[illegible]	..	ജന്മം				[illegible]	വാക	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നചരവണ പെരുമാറം നല്ലതമ്പി	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്ന നല്ലതമ്പി കട്ടിനാടാൻ നല്ലതമ്പി ചുപ്പള്ള
				[illegible]	...	ജന്മം				[illegible]	തൈമാക പറിങ്കിമാവു തൈമാവു	കൊപ്പിളാൻ വിള ചാന്നാട്ടി മരുതു ലക്ഷ്മി	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ പൊന്നമ്പലം ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ

സ്ഥലം എടുക്കുന്ന മുറി ന വകക്കുന്ന	വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക്	പ്രവൃത്തി	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	[illegible]	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന	എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം അടി	വീതി അടി	ചതുരശ്രം അടി	വൃക്ഷത്തിന്റെയും മററും വിവരം	പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര്	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര്
കൊട്ടപ്പക്കുഴി ഗ്രാമ്യ ചന്നൽവക്ക	ഇരണിയൽ	ഇരണിയൽ	കല്ക്കുളം	൩൫൦൯	...	കുടിജന്മം	പുരയിടം			൭൫൦	(2) കറവപന തൈപ്പുംതു	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ നീലകുട്ടി പൊന്നമ്പലം	പേരിൽപതിവുകാരൻ
				൩൫൨൪	...					൩൭൫ ൩/൪		കൊട്ടപ്പക്കുഴി വട്ടൻവിള ചാന്നാ മാശാനമുത്തു ശിവനനാഞ്ചപെരുമാറു	പട്ടൻവിള ചാന്നാ സ്ത്രീ ഈനാകല മശക്ക പെരിയവരും
				൩൫൦൩	...					൧൦൪		ആലംവിള ചാന്നാ കുസ്സ്യാനി മാളവടിയാൻ രായൻ	പേരിൽപതിവുകാരൻ
				൩൫൦൭	...					൩൭൩	തൈപ്പുന്ന തൈപറങ്കിമാവു കറിവേപ്പില കഴിവേപ്പില	(2) കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ ശാമിനാഥൻ	കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി പരമാനന്ദയോവാൻ
				൩൯൭൦	ഏ	ജന്മം				൪൩൫ ൩/൪		എ/ന കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി അരുളപ്പെരുമാറു വടിവു എ/ന ടി ശിവഞാനമുത്തുനാടാൻ പണ്ടാരം ചിതംന്ത വടിവ പണ്ടാരംപണ്ടാരം	കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി അരുളപ്പെരുമാറു വടിവ
				൩൫൦൧	...					൪൭൫	ഓലവെട്ടുപന	(1) കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി ശിവഞാനം ശാമിനാഥൻ ശിവഞാനം യേസഫ	പേരിൽപതിവുകാരൻ
				൩൫൦൪	...					൯൪൫൦	പുന്ന കൊപ്പമാവു കഴിവേപ്പില	(1) കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ വീരകുമാരൻ ഉലകളന്താൻ വീരകുമാരൻകുട്ടികണ്ണു	കൊട്ടപ്പക്കുഴി ചാന്നാ വീരകുമാരൻകുട്ടികണ്ണു ട്ടറിവിള ചാന്നാ ഇശക്കി നീലൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ
				൩൫൮൭						൫൫൦		ആലൻവിള കുസ്സ്യാനി സ്ത്രീ വള്ളി ഞാനപ്രകാശി	കൊട്ടപ്പക്കുഴി കുസ്സ്യാനി വേലായുധപ്പെരുമാറു

ദേവികുളം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റിഗുലേഷൻ ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ,

മൂന്നാർസത്രം പണിവകയ്ക്കു താഴെ പട്ടികയിൽപറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ അതിലേയ്ക്കു ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും തന്നെയൊ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമൊ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ പരസ്യം ഗസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തിയതിമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസു മുമ്പാകെ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ടി വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ നിരക്കുമേയും പ്രതിഫലത്തുകയേയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഈ വസ്തുക്കളെ ഈ റെഗുലേഷൻ ൧൫-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു ഗവർമ്മെണ്ടിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൧൫ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ സർക്കാർ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു കൂടി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

സൂപ്രണ്ട്,
എ. ഡബ്ലിയു. എൽ. വർണീഡ്.

നമ്പ്ര	വസ്തുവിന്റെ കിടപ്പു മതലായതു					പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര	അനുഭവക്കാരന്റെ പേര
	താലൂക്ക	പകുതി	സർവേ നമ്പ്ര	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം		
	ദേവികുളം	കണ്ണൻദേവൻമല	62/12 A 62/12 D 62/12 E	പ്രത്യേകഉടമ്പടിപ്രകാരം കൊടുത്തതു	൭ ഏക്കർ ൮൩ സെന്റ	ഫിൻലേമൂർ കമ്പനിക്കാർ	ഫിൻലേമൂർ കമ്പനിക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം പണിവക മരാമത്തു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പൊളിച്ചുവന്ന പണിവക ഉരുപ്പടികൾ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും ൧൧ ൦ ൭ ൫ റാത്തൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ ചെമ്പു കമ്പികളെ കന്നിമാസം ൧൫-ാം തീയതി പണിവക മരാമത്തു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിലക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഉടൻതന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വില ഹാജരാക്കുകയും പാസു തരുന്നതനുസരിച്ചു കമ്പികളെ കൊണ്ടുപൊയ്ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. ടി കമ്പികളെ കാണേണ്ടുന്നതായി ആഗ്രഹമുള്ളവർ ടി കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി തെര്യപ്പെടുത്തിയാൽ കാണിച്ചു തരുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦൯൭-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം ൩൦-നു

പി. സ്ഥാണു സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

നോട്ടീസ്

താഴെ പറയുന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനന്തശയന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ൧൩ മുതൽ ൧൯ വരെയുള്ള നമ്പർകളായിട്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

		വില രൂ.	അ	പൈ
നമ്പർ ൧൩	സുഭദ്രാധനഞ്ജയം (നാടകം) കുലശേഖരവർമ്മ ഭൂപപ്രണീതം ശിവരാമകൃതവ്യാഖ്യാസമേതം	൨	൦	൦
നമ്പർ ൧൪	നീതിസാരഃ (നീതിഃ) കാമന്ദകപ്രണീതഃ ശങ്കരാര്യകൃത വ്യാഖ്യോപേതം	൩	൮	
നമ്പർ ൧൫	സ്വപ്നവാസവദത്തം (നാടകം) ശ്രീഭാസമഹാകവിപ്രണീതം.	൨	൮	
നമ്പർ ൧൬	പ്രതിജ്ഞായൗഗന്ധരായണം (നാടകം) ശ്രീഭാസ മഹാകവിപ്രണീതം	൧	൮	
നമ്പർ ൧൭	പഞ്ചരാത്രം (നാടകം) ശ്രീഭാസ മഹാകവിപ്രണീതം	൧	൦	
നമ്പർ ൧൮	നാരായണീയം (സ്തുതി) നാരായണഭട്ടപ്രണീതം ദേശമംഗലവാര്യകൃത വ്യാഖ്യോപേതം	൪	൦	
നമ്പർ ൧൯	മാനമേയോദയഃ (മീമാംസാ) നാരായണഭട്ടനാരായണപണ്ഡിതാഭ്യാം വിരചിതഃ	൧	൪	

സംസ്കൃതപബ്ലിക്കേഷൻ ക്യൂറേറ്റർ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൭ ചിങ്ങം ൨൩-നു.

ക്യൂറേറ്റർ ഗണപതിശാസ്ത്രികൾ.

The Mysore Dasara Industrial And Agricultural Exhibition
COMMITTEE, 1912.

President.

1 G. H Krumbiegel, Esq., F. R. H. S., Economic Botanist and Superintendent, Government Gardens.

Members.

2 The Private Secretary to His Highness the Maharaja of Mysore
3 The Chief Engineer in Mysore
4 The Revenue Commissioner in Mysore
5 The State Geologist
6 The Inspector General of Education
7 The Senior Surgeon and Sanitary Commissioner
8 The Excise Commissioner in Mysore
9 The Mycologist and Entomologist
10 The Inspector-General of Police
11 The Conservator of Forests
12 The Superintendent, Government Press
13 The Superintending Engineer, Bangalore
14 The Principal, Maharaja's College, Mysore
15 The Executive Engineer, Water Supply and Stores Division
16 The Durbar Bakshi, Mysore
17 The Superintendent, Amrut Mahal Department
18 The Palace Controller, Mysore
19 The Executive Engineer, Palace Division, Mysore
20 The Inspector of Cattle Diseases
21 to 28 The Deputy Commissioners of all Districts
29 Rajakarya Pravina, Rao Bahadur A. Rangaswami Iyengar, Esq., B. A., B. L., Retired Revenue Commissioner, Bangalore
30 V. N Narasimhiengar, Esq., Retired Palace Controller
31 Mahamed Jaffer, Esq., Retired Police Superintendent, Mysore
32 V. Raghavachar, Esq., Advocate Mysore
33 Amble Anniah Pandit, Esq., Municipal Councillor, Mysore
34 Ananthasajiah, Esq., Merchant, Mysore
35 M. L. Vasudeviah, Esq., Merchant, Mysore

Secretary

36 G. Subbuswami Iyer Esq., B. A., L. T., Superintendent, Government Industrial School, Mysore

WOMEN'S SECTION.

President

H. H. The Princess Chaluvajammanniyavaru

Vice-President

Mrs. R. B. Plumer

Members

1 Mrs. T. Ananda Rao
2 „ P. S. Achyuta Rao
3 „ Bowring
4 „ Denham
5 „ Edwards
6 Miss Ewart
7 Mrs Hamza Hussain
8 „ Kumaraswami Naik
9 Miss Moore
10 Mrs Hormai Mysorewalla
11 „ Nightingale
12 „ Puttanna Chetty
13 Miss A. Park
14 Mrs Ramaswami Iyengar
15 „ Ramachandra Mudaliar
16 „ Shama Rao
17 Sri Srirangamma, B. A.
18 Mrs. Tait
19 „ Wetherell

Joint Secretaries

20 Sri K. D. Rukminiamma, B. A.
21 Sri K. Subbamma, B. A.

PROSPECTUS

OF THE DASARA INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL EXHIBITION OF 1912.

Introductory.—With the sanction of the Government of His Highness the Maharaja of Mysore, the Committee issue the following Prospectus in connection with the Exhibition of 1912.

2. *Opening of the Exhibition.*—This year the exhibition opens on the 14th of October and will continue till 28th of October, both days inclusive. The Cattle (local) and Poultry Shows will begin on Monday the 21st of October and close on Thursday the 24th.

3. *Object of the Exhibition.*—The primary aim of the Committee is to impart to the Exhibition an educative character and to bring together articles, machinery and processes, the use of which it is desirable to bring to the notice of the rayat, artizan and the manufacturer by actual demonstration. But as the exhibition of a single specimen may not afford full information and may not be sufficiently attractive to the visiting public, articles intended for sale, will also be admitted.

Sale rooms and sale of exhibits.—Articles on a larger scale sent merely for sale, will have to be kept in separate stalls and in charge of the exhibitors or their agents. There is no objection to the sale of actual exhibits; but they will not be allowed to be removed from the Exhibition grounds till the termination of the Show. Articles admitted for purposes of sale alone may be removed after purchase. No article will be allowed to leave the Exhibition grounds without a gate pass, which will be issued by the cash accountant on production of a cash bill or sale memo as the case may be.

Those who desire special facilities for the sale of articles or demonstration of processes, are requested to place themselves in communication with the Secretary to the Exhibition Committee at least two weeks before the opening of the Exhibition.

4. *Horticultural Show.*—The horticultural show comprising Class II, Group 2, items 1 to 7, mentioned in the first section of the Prospectus, will be held on the 21st of October 1912 and kept open till the following day.

5. *Lectures.*—Written notes on subjects connected with Agriculture and Industry, will be thankfully received and printed in book forms for distribution at the Exhibition.

Demonstrations.—Arrangements will be made for holding a competition on the Exhibition grounds in Ploughing, Weaving and Pottery work, Carving and Metal work. The exact time of demonstrations will be announced later on by hand bills and notices, unless there be at least three competitors in each event, the Committee have full power to withhold such competitions.

6. *Donations.*—The Committee will thankfully accept donations for awarding prizes or medals from individuals or associations desiring to give an impetus to any special branch of agriculture or industry.

7. *Classification of Exhibits.*—The classification of exhibits will be according to the prize list subjoined to the Prospectus and entries in several sections should be made in the application forms prescribed.

8. *Open to all India.*—The Committee invite exhibits from all the districts of the State as well as from outside. They also appeal to the various agricultural departments and associations in other parts of India, Burma and Ceylon to help them with exhibits and suggestions.

9. *Judges.*—Leading raiyats and non-official gentlemen will be invited to assist the Committee in judging the exhibits.

10. *Admission fees for visitors.*—An admission fee of annas two per head will be levied each time a person enters the Exhibition Buildings. Season Tickets will be issued at Re. 1 per head. These are not transferable, but books of eight single tickets may be had also at Re. 1 per book. Return railway season tickets between Bangalore and Mysore at a reduced rate which also admit the holder to the Exhibition for the whole period, will be arranged for.

Rules and Regulations.

Noxious Articles.—Explosives or any substance noxious or dangerous will not be admitted by the Committee.

2. *Particulars regarding the Exhibits.*—Intending exhibitors are requested to send to the Secretary to the Exhibition Committee, particulars of exhibits they intend to forward and the amount of space which their exhibits may take up, in the necessary entry form appended to this Prospectus. Forms may also be obtained from the District, Divisional and Taluk Offices or from the Secretary to the Committee; plain paper of foolscap size, may also be used provided all the headings in the form are properly copied and filled up and separate sheets should be used for each section.

3. *Application from Exhibitors.*—Applications should reach the Secretary not later than 15th of September 1912. Each application should contain a post card with the full address of the exhibitor and the receipt of the application will be communicated by returning the card duly signed.

4. *Lists from Taluks.*—Deputy Commissioners of Districts with the District Committee, Sub-Divisional Officers and Amildars of Taluks, are requested to convene as early as possible, a meeting of the leading artizans, raiyats and merchants residing within their respective charges, to explain to them fully the object and the scope of the Exhibition, to carefully acquaint them with the rules and regulations, drawing particular attention to such paras as 2, 3, 10, etc., to send to this office for information copies of proceedings of District and Taluk Committee Meetings, distribute to them forms of applications, to have them filled up by intending exhibitors and to compile and forward them to the Secretary.

5. *Articles not Enumerated.*—The Prospectus will show the nature of articles which can compete at the Exhibition. Articles not specially enumerated in this Prospectus may, however, be admitted by the Committee at their discretion.

6. *No fees to be charged for Exhibits.*—No fees will be charged for the admission or for space given to display exhibits.

7. *Acceptance of Exhibits.*—The Committee reserve to themselves absolute discretion as regards the acceptance or rejection of exhibits and the allotment of space covered or uncovered.

8. *Delivery of Exhibits.*—Articles intended for the Exhibition may be brought by the exhibitor or his agent or servant and delivered at the Exhibition grounds or sent by post or railway and all Taluk and District *exhibits should be sent through the Deputy Commissioners of Districts so as to reach the Exhibition by the 30th of September 1912.* A consolidated list of District Exhibits and Exhibitors in duplicate should accompany the consignment one of which will be checked, receipted and returned by the Secretary.

9. *Payment of Freight and Transport Charges.*—No exhibits in respect of which the necessary freight or transport charges have not been paid by the exhibitor, will be accepted by the Committee, nor can the money be received from the exhibitors for payment towards charges of goods booked "To Pay."

10. *List of Particulars.*—All packages received or delivered and all implements and machinery intended for the Exhibition must bear a label specifying name and number of exhibits and the registered number of the exhibitor and must be addressed to the Secretary. They must contain a list in duplicate showing the name or description of the article, its price, the place of production or manufacture, name of the manufacturer or exhibitor; in the case of exhibits in the agricultural section, essential particulars should be given, such as—

1. The season of sowing.
2. The soil on which they are grown.
3. The quantity of seed per acre.
4. The manure used.
5. Whether any irrigation is required.
6. The time required for the maturing of the crop.
7. The average yield per acre.
8. Any other interesting details regarding cultivation.

11. *Exhibits which have already won Prizes.*—Exhibits which have won prizes in the previous Mysore Exhibitions shall be precluded from competing for prizes, though there is no objection to their being accepted for purposes of show or sale.

12. *Date of delivery of the Exhibits.*—Intending exhibitors are requested to send the exhibits so as to reach Mysore on the 15th of September 1912, from which date the Committee will arrange to take charge of exhibits, *and no exhibits should arrive later than the 30th of September 1912.*

13. *Belated Exhibits.*—Articles that are not delivered at the Exhibition Hall in the time fixed, may be admitted at the discretion of the Committee subsequent to the date in para 12; but they shall not find an entry in the official Hand-book if the exhibitors fail to furnish at least the accurate lists of exhibits within the prescribed time.

14. *Perishable Articles.*—Vegetables, fruits and other perishable articles may, however, be delivered at the Exhibition hall till 7 P. M. on the 20th of October 1912.

15. *Valuable Exhibits.*—All valuable Exhibits must invariably be forwarded and kept under the charge of an attender.

16. *Exhibits unaccompanied by Men in Charge.*—Exhibitors who are unable to attend personally or send their agents in charge of exhibits other than those mentioned in the above rule, may make special arrangements with the Committee for the exhibition of their goods on payment in advance in full, of the estimated expense.

17. *Responsibility of Exhibitors.*—The reception, fitting and removal of spacious and heavy exhibits must be personally supervised in the Exhibition either by the Exhibitors or their agents. In default the Exhibitor will be bound by the action the Committee may take in respect of such articles.

18. *Committee accept no Responsibility.*—No responsibility for damages or loss howsoever occurring will be accepted by the Committee in respect of any exhibits.

19. *Special Facilities.*—Exhibitors are requested to mention in their applications whether they wish to illustrate practically any process of manufacture or the working of any implement or machinery and if so, to state briefly the nature of the demonstration and any special facilities they require for mounting their machinery.

The Committee will be glad to give such aid as may be possible in the shape of getting skilled or unskilled manual labour at the exhibitor's expense. The expenses for any special facilities sought for demonstrating machinery and implements, should be borne by the exhibitor except where special arrangements have been made by the Committee.

20. *Weighing of Exhibits.*—The Committee entrust the work of receiving the exhibits to responsible officials. But as the goods are landed near the Exhibition grounds by special arrangements, it is not possible to weigh every consignment before taking delivery of it. So the exhibitors are requested to take every precaution in packing their exhibits and to send to the Committee in time, *an accurate list* of exhibits sent by them. Exhibitors who wish that their consignment should be weighed at the Railway Station before delivery, should intimate their wish to the Secretary in time and remit in advance a special fee of one rupee on each consignment to be thus weighed.

21. *Acknowledgement of Exhibits.*—Receipt of exhibits will be acknowledged by return of the duplicate list mentioned in para 10 to the exhibitors, duly signed by the Secretary. No other kind of receipt or acknowledgment shall be sent.

22. *Free Pass to Exhibitors.*—In cases in which the owners themselves are in charge of exhibits, the necessary free pass will be given. Exhibitors and such assistants, servants, or other attendants as they may require for service in their stalls, shall enter the Exhibition Grounds through such entrance or entrances as the Committee may direct; they must wear badges, discs or hold passes issued to them before the opening of the Exhibition. All such assistants, servants or other attendants must obey the orders of the Committee and of the supervising staff appointed by them.

23. *Free admission to bona-fide Raiyats and Artizans.*—Raiyats and artizans unable to pay fees, belonging to the Mysore State or from outside, who produce certificates of identification signed by their respective Taluk Officers in Form B appended to this Prospectus, will be admitted free.

24. *Space for Articles on Sale.*—Accommodation for articles to be sold by owners will be provided in the sale rooms erected within the Exhibition grounds, as far as possible, and the following rent will be charged for special accommodation. Sellers may have temporary booths put up at their own cost in the Exhibition grounds by previous arrangements with the Committee.

1. Full stall 21' by 10½' Rs. 15
2. Half stall „ 8
3. Quarter stall „ 5

No refund will be given to an exhibitor who occupies less space than that allotted and paid for and the unoccupied space will be disposed of by the Committee in the way it deems best.

No exhibitor shall assign, transfer, sublet or part with the possession of any site or building or portion thereof allotted to him or dispose of any part or interest therein or place therein any other than his own duly approved exhibits. Any breach of this rule renders the exhibitor liable to have his exhibits removed summarily from the Exhibition and he shall not be entitled to any compensation.

Commission.—A commission of six pies in the rupee will be charged on the sales conducted in the sale rooms by the exhibitors themselves or by their agents.

25. *Exhibits for Sale.*—Exhibits labelled "for sale" will be sold during the time the Exhibition lasts; but no article will be removed till the close of the Exhibition.

26. *Commission Sales.*—A commission of half an anna in the rupee will be levied on all articles sold in the Exhibition stalls and grounds through the salesmen appointed by the Exhibition authorities. In this case the money will be received and remitted to the exhibitor by the Exhibition office.

27. *Opening of Stalls.*—All buildings erected by Exhibitors and all sites, stalls, etc., occupied by them shall be properly cleaned and open for the public before the hour of opening each day and shall remain so during the hours of Exhibition and if this is not done to the satisfaction of the Committee, it shall arrange to have everything done at the sole risk and expense of the Exhibitor.

28. *Removal of Exhibits.*—All exhibits must be removed within a fortnight after the close of the Exhibition. Exhibits remaining after that time will be disposed of as the Committee deem fit. Perishable articles will be allowed to be removed at the option of the owners or purchasers within 24 hours after the opening of the Exhibition.

29. *Exhibits on Loan.*—Works of art and articles of special merit including those of antiquarian interest will be thankfully received. Gentlemen willing to lend them are requested to place themselves in communication with the Secretary or the members of the Committee who will inform them of the acceptance of the offer and will make necessary arrangements in connection with the exhibition of articles.

30. *Exhibits belonging to Departments of Mysore Government.*—Articles or cattle exhibited by any Department of Government will not be eligible for money prizes or medals; but may be awarded certificates of merit. Certificates of merit will also be given to such of the exhibits from private gentlemen as have not been provided for in the Prospectus, if they are considered by the judges worthy of the same. (This rule does not preclude Government servants or pupils of Industrial Schools and institution aided by Government from competing for prizes, if the exhibits are manufactured by themselves.)

31. *Admission of Live-Stock.*—The time of the year when the owners of cattle are fully engaged in the fields, having been found very unsuitable for a regular Cattle Show, it has been decided to restrict the show to the fine specimens of local (Mysore District) cattle irrespective of breeds and classes.

32. *Accommodation for Cattle.*—Accommodation will be provided free of cost.

33. *Practical Test.*—Working cattle may, at the owners' option, be subjected to a practical test as to their powers of draught. They must be the *bona-fide* property of the exhibitor.

34. *Care-taker.*—Each animal or lot competing separately must be in charge of a care-taker who will remain in charge of the exhibit and must be ready to lead it out at any time as required by the Committee.

35. *Poultry Show.*—The Poultry must be in charge of the owners or an attendant who will be admitted on the show days with a free pass. Every endeavour will be made for safe accommodation. The number of each breed that a competitor may bring must be intimated to the Secretary at least four days before the opening day.

36. *Poultry Appliances.*—Prizes will also be awarded for incubators and other poultry appliances.

37. *Distribution of Awards.*—Prizes and medals will be distributed at the close of the exhibition. This year it is proposed to hold a distribution of prizes in the Exhibition grounds on or about the 28th of October 1912.

38. *Number of Judges.*—The judges in each class or group will not be less than three, but no prizes will be awarded unless, in the opinion of the judges, the exhibits merit the reward. Judges cannot compete for prizes in classes or section in which they are judges, and the decision of the judges is final.

39. *Photograph of Articles Exhibited.*—No articles exhibited may be copied, photographed, drawn or reproduced in any manner without the special permission of the Committee. General photographs of stalls may, however, be taken with the permission of the Committee.

40. *Committee's Decision Final.*—The Committee have full power to make rules for the conduct of the exhibition under these regulations, and their decision is final in all cases.

41. *Acceptance of Rules.*—All persons who become exhibitors shall be held to signify their assent to and acceptance of the foregoing rules and regulations and also such other rules as the Committee may hereafter issue not inconsistent with these regulations.

42. *Official Hand-Book.*—An Official hand-book of all exhibits with the names and the addresses of the exhibitors and their agent or agents, if any, will be published about the opening day

of the exhibition without any further cost to the exhibitors. It is expected that a large number of people will visit the exhibition and that many of them will probably purchase the official hand-book which will be sold at a nominal price. It will be a capital opportunity for advertisers to advertise through the medium of this hand-book. Advertisements will be received for publication in the official hand-book at the following rates:—

	ORDINARY PAPER	COLOURED PAPER
Full page ...	Rs. 20	Rs. 25
Half page ...	„ 12	„ 15
Quarter page...	„ 7—8	„ 10

(Special rates of Rs. 30, 16, and 12 will be charged for advertisements on the page, of the cover for full, half and quarter page respectively.)

Applications for these advertisements will be received not later than 15th September 1912 and must be accompanied by a remittance in full payment of the amount due for space applied for.

43. *Refreshments.*—No articles of refreshment, food, drink or tobacco shall be sold in or on any site, buildings or part thereof in the exhibition without the written permission of the Committee.

44. *Committee's Right.*—The Committee or any person or persons that they may appoint shall at all times have free access and right of entry to all or any part of the space, site or buildings allotted to exhibitors.

45. *Accommodation.*—Accommodation for visitors will be arranged in the sheds put up outside the exhibition buildings, provided intending visitors apply to the Secretary at least a fortnight before the opening of the Exhibition. A rent of annas six per day subject to a minimum charge of Rs. 3-0-0 for stays less than 8 days, will be charged.

46. *Entertainments.*—The Committee will receive applications for entertainments in the Exhibition grounds. No charges will be levied for space allotted therefor.

47. *Post and Telegraph Office.*—The "Mysore Exhibition Camp" Post and Telegraph Office will be open at the Exhibition from 10th September to 30th November and all letters, etc., addressed to the Exhibition Camp Office will be delivered earlier than those addressed to Mysore Town.

48. *Railway Concession.*—Concession for the carriage of exhibits over the following Railways to the Mysore Dasara Industrial and Agricultural Exhibition on production of necessary certificates which may be had by applying to the Secretary to the Exhibition, has been kindly granted by the respective Railway authorities:—

1. The South Indian Railway.
2. Bhavanagar State Railway.
3. The East India Railway.
4. The Bombay Baroda and Central Indian Railway.
5. The Bengal Nagapur Railway.
6. The Great Indian Peninsular Railway.
7. The Cutch State Railway.
8. The Madras and Southern Maharatta Railway.
9. The Barsi Light Railway.

Besides, the following have also extended the concession to the exhibitors. The period will commence in case of exhibits from 1st September and end on 20th November 1912 and in case of exhibitors from 1st October to 8th November 1912:—

1. The S. I. Railway.
2. The Bhavanagar State Railway.
3. The Bengal Nagapur Railway.
4. The East India Railway.
5. The Cutch State Railway.
6. The M. & S. M. Railway.

49. *Steamer Concession.*—As a tentative measure, the Manager, Irrawaddy Flottila Co., Ltd., Rangoon, has kindly consented to allow concession to both exhibits and exhibitors, the concession in case of exhibits being half tariff rates and in case of exhibitors half their passage money.

50. *Communication regarding the Exhibition.*—All communications regarding the exhibition should be addressed to the Secretary to the Mysore Dasara Industrial and Agricultural Exhibition Committee, Mysore.

Mysore,
10th May 1912.

G. SUBBUSWAMI IYER,
Secretary.

WOMEN'S SECTION.

Notes on the Lace and Embroidery Section of the Mysore Dasara Industrial and Agricultural Exhibition.

Owing partly to the fact that it is extremely difficult to translate into Indian Vernaculars English terms used for Needle-Work and Embroidery, and partly because people do not readily understand the difference between an Exhibition and an ordinary shop or stall, exhibitors have not always understood what articles are required and will be rewarded, and have sent in much to former Exhibitions that even if good in itself, was debarred from getting any prize by the fact that it was not asked for in the Prospectus.

It has therefore been thought well to publish a few explanatory notes.

The room devoted to the lace and embroidery section is necessarily limited and it is not possible in any one year to include all kinds of needle-work.

If too many specimens are received, they cannot be displayed effectively and the crowding of embroideries, etc., only results in confusion, dust, damage to the exhibits, and prevents their being satisfactorily shown.

Therefore instead of crowding the stalls with masses of needle-work, good and bad, old and new, clean and dirty, whether included in the Syllabus or not the Sub-Committee wish the exhibition to be confined to such specimens only as—

(1) are asked for in the Syllabus,

(2) are considered by them to be really of excellent workmanship,

(3) are new and fresh.

N. B.—Valuable specimens of old embroidery, lace or needle-work should be placed apart in "A loan Exhibition."

Exhibitors would do well to note that the best materials available should be used, and that one perfect specimen of any particular work is much more likely to gain a prize than many indifferent specimens. For instance, one silk tie, perfectly knitted in good silk of a nice colour, would stand a better chance of reward than a score of ties carelessly knitted.

Moth-eaten, faded, torn or dirty work cannot be accepted.

Competitors will please note that this year Dressed-pictures and bead work are not included in the syllabus; and that no bead work or miscellaneous work is to be sent for Exhibition.

In judging the needle-work, its suitability for use and sale (including the possibility of its being easily cleaned or washed) will be taken into consideration, as well as beauty of design material, colouring and workmanship.

G. SUBBUSWAMI IYER,

Secretary.

CLASSIFIED LIST OF EXHIBITS AND PRIZES.

A. Agricultural Section.

	Description.		Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
	CLASS I—FIELD PRODUCE.					
	GROUP I—*Cereals or grains.*					
1	Three months' paddy, 2 seers with sample of rice	...	6	...	...	...
2	Four do do	...	6	...	...	...
3	Five do do	...	6	...	...	...
4	Six do do	...	6	...	...	...
5	Seven do do	...	6	...	...	...
6	Eight do do	...	6	...	...	...
7	Collection of different varieties of paddy, 2 seers of each kind	...	8	...	...	...
8	Field ragi (red), 2 seers	...	6	...	...	...
9	Do. (white), 2 seers	...	6	...	...	...
10	Garden ragi (red), 2 seers	...	6	...	...	...
11	Do. (white), 2 seers	...	6	...	...	...
12	Collection of different kinds of ragi, 2 seers	...	8	...	...	...
13	Haraka Do. Do.	...	6	...	...	...
14	Great millet (bili jola), 2 seers	...	5	...	...	...
15	Do. (kempu jola), 2 seers	...	5	...	...	...
16	Collection of different kinds of jola, 2 seers	...	6	...	...	...
17	Italian millet (navane), 2 seers	...	5	...	...	...
18	Little millet (same), 2 seers	...	5	...	...	...
19	Indian corn or maize (mushkin jola), 2 seers	...	5	...	...	...
20	Spiked millet (sajju), 2 seers	...	5	...	...	...
21	Panicum milliaceum (baragu), 2 seers	...	5	...	...	...
22	Wheat, 2 seers	...	8	...	...	...
23	Collection of grains most suitable for growing in dry seasons, 2 seers	...	8	...	...	...
	GROUP II—*Pulses*					
1	Dhal (tugari), 2 seers	...	6	...	...	...
2	Horse gram (hurali), 2 seers	...	6	...	...	...
3	Bengal gram (kadale), 2 seers	...	6	...	...	...
4	Black gram (uddu), 2 seers	...	6	...	...	...
5	Green gram (hesaru), 2 seers	...		...	...	...
6	Lentil (karamani), 2 seers	...	6	...	...	...
7	Peas (batani), 2 seers	...	7	...	...	...
8	Beans (avare), 2 seers	...	7	...	...	...
9	Other edible pulses, 2 seers	...	7	...	...	...
	GROUP III—*Oil and oil-seeds.*					
1	Gingelly oil seed (achellu), 2 seers	...	5	...	...	...
2	Do. oil, 25 tolas	...	5	...	...	...
3	Ramtil (hutchellu), 2 seers	...	5	...	...	...
4	Do. oil, 25 tolas	...	5	...	...	...
5	Castor oil seeds (haralu), 2 seers	...	5	...	...	...
6	Do. oil, 25 tolas	...	5	...	...	...
7	Pongamea seeds (honge), 2 seers	...	5	...	...	...
8	Do. oil, 25 tolas	...	5	...	...	...
9	Bassia seeds (ippe), 2 seers	...	5	...	...	...
		...	5	...	...	...

NOTE.—The amount fixed as money prizes in Section A ranging from Rs. 3 to 8 are intended for 1 to 3 or more awards but the splitting up of the amount is left to the Judges.

A. Agricultural Section—(*contd.*)

	Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
	GROUP III—*Oil and oil-seeds*—(contd.)				
10	Bassia oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
11	Ground-nuts (kadalekayi), 2 seers ...	5	...	...	...
12	Do. oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
13	Safflower-seeds (kusumba), 2 seers ...	5	...	...	...
14	Do. oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
15	Linseed (agasebija), 2 seers ...	5	...	...	...
16	Do. oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
17	Cocoanut oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
18	Mustard oil, 25 tolas ...	5	...	...	...
19	Best collection of ground-nuts, 2 seers ...	8	...	...	...
20	Do. of other oil seeds, 2 seers ...	6	...	...	...
21	Do. of other oils, 1 seer ...	6	...	...	...
	GROUP IV—*Sugar-cane*				
1	Sugar-cane, any variety, 20 canes ...	7	...	...	...
2	Collection of varieties of sugar-cane, 6 canes of each kind, indigenous and non-indigenous	3	...	...	1
	For the best exhibit in this class ...	2	...	1	...
	CLASS II—PLANTATION AND GARDEN PRODUCTS.				
	GROUP I—*General.*				
1	Rubber, collection of samples, half lb. each in sheets or biscuits.	...	1	1	1
2	Tobacco, raw, 2 seers ...	5	...	...	...
3	Do. cured 2 seers ...	5	...	...	...
4	Arecanuts, 2 seers ...	5	...	...	...
5	Betel-leaves, 500 ...	5	...	...	...
6	Cocoanuts, a bunch and six stripped fruits. ...	5	...	...	...
7	Ginger, green, 2 seers ...	5	...	...	...
8	Arrowroot tubers, 2 seers ...	5	...	...	...
9	Tapioca ...	5	...	...	...
10	Tamarind ...	5	...	...	...
11	Turmeric ...	5	...	...	...
12	Pepper ...	5	...	...	...
13	Mustard seeds ...	5	...	...	...
14	Coriander ...	3	...	...	...
15	Chillies ...	3	...	...	...
16	Other ordinary spices ...	5	...	...	...
17	Best collection of coffee, 2 seers ...	...	...	1	1
18	Do. cardamoms, 2 seers ...	...	...	1	1
19	Tea, 2 lbs. of each kind ...	...	...	1	1
20	Cigars and cigarettes ...	...	...	1	1
21	Snuffs ...	...	...	1	...
	GROUP II—*Vegetables and fruits.*				
1	General collections of indigenous vegetables including potatoes.	...	...	1	1
2	Do. non-indigenous do. ...	...	...	1	1
3	Do. indigenous-fruits ...	...	...	1	1
4	Do. non-indigenous do. ...	...	...	1	1
5	Collection of flowers ...	7	...	...	...
6	Do. garlands ...	7	...	...	...
7	Boquets ...	5	...	...	...
8	Best specimen of banana ...	8	...	...	...

A. Agricultural Section—(contd.)

	Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
	CLASS III—FIBRES.				
1	Cotton (herbaceous) properly named unginned, if possible, some still in bolls, 2 seers ...	3	...	...	1
2	Cotton tree do. do. ...	8	...	..	...
3	Collection of cotton not less than 6 varieties. ..	...	...	1	1
4	Wool properly named ...	8	...	...	...
5	Silk cocoons ...	8	...	...	...
6	*Do. reeled* (stating kind of reel used) 1 seer. ...	8	...	...	...
7	Collection of wild cocoons with silk, reeled, 2 seers each ...	8	..	...	...
8	Cocoanut fibre with sample of yarn, rope or mat, 2 seers ...	8	..	...	...
9	Aloe fibre with leaf, yarn, rope or mat ...	8	...	1	...
10	Rhea fibre with yarn and *cloth*, 2 seers ...	8	...	...	...
11	Sunn hemp ...	8	...	...	...
12	Hibiscus cannabinus (boladapundrika) ...	8	...	..	...
13	Mudder (ekka) ..	8	..	...	...
14	Plantain fibre with plant and yarn ...	8	...	...	...
15	Pine-apple fibre ...	8	..	...	...
16	Collection of other fibres ...	8	...	1	...
	For the best exhibit in this class.	..	1	..	...
	CLASS IV—FODDER PLANTS.				
1	Best sample of hay ..	8	...	1	...
2	Collection of grasses properly named either in English or in Vernacular, 5 seers ...	8	...	...	...
3	Collection of other fodder ..	8	..	..	...
	CLASS V—FOREST PRODUCTS.				
1	Soap-nut (hugoti) and seegekayi, 2 seers ...	5	...	...	...
2	Gall-nuts, 2 seers ...	5	...	...	...
3	Marking nuts, 2 seers ...	5	...	...	...
4	Lac, crude, 2 seers ...	5	...	...	..
5	Lac, prepared and coloured, 2 seers ...	6	...	...	
6	Shell lac, 1 seer ...	5	...	...	...
7	Collection of gums and resins, 2 seers ..	8	...	...	1
8	Collection of tanning materials, 2 seers ..	5	...	...	...
9	Medicinal plants, roots, flowers, leaves, etc., half a seer each with their properties and uses ...	5	...	...	1
10	Collection of timbers and ornamental woods ...	...	...	1	1
11	Collection of nuts, beads, etc.	3	...	...	1
12	Do. of vegetable dyes ...	5	...	...	...
13	Taxidermistry ...	...	1	1	...
	CLASS VI—HONEY, SUGAR, BEES-WAX, ETC.				
1	Sugar-cane, jaggery in cakes or blocks, 10 seers ...	5	...	...	...
2	Sugar-cane jaggery in balls or lumps, 10 seers	5	...	...	...
3	Genuine native refined sugar (not factory refined or re-boiled), 10 seers ...		...	...	...
4	Factory refined sugar, 3 lbs. ...	6	..	...	...
5	Sugar, raw, centrifugalled cane sugar, 3 lbs. ..	5	..	...	...
6	Brown sugar, 3 seers ...	5	...	...	...
7	Collection of jaggery made from plants other than sugar cane, 10 seers each	8	..	...	...
8	For the best exhibit of jaggery sugar or sugar-candy manufactured in India directly from the sugar-cane (not refined sugar) ..	...	1	1	1

A. Agricultural Section—*contd.*

Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
CLASS VI—HONEY, SUGAR, BEES-WAX, ETC.—(*contd.*)				
Honey in combs ...	5	...	...	...
1 Honey, prepared ...	5	...	...	...
11 Bees-wax unbleached ..	5	...	...	...
Do. bleached ..	5	...	...	...
CLASS VII—PREPARED FOOD-STUFFS AND DAIRY PRODUCTS.				
1 Pickles and chutneys ...	5	...	...	...
2 Preserved fruits (whole) ...	5	...	1	1
3 Syrups ...	5	...	1	1
4 Preserved milk and cream ...	5	...	...	1
5 Butter ..	5	...	...	...
6 Cheese ...	5	...	...	...
7 Eggs ...	5	...	...	...
8 Collection of other food-stuffs ...	...	...	1	1
CLASS VIII—MANURES.				
1 Collection of oil-cakes and other fertilizers of vegetable origin ...	6	...	...	...
2 Collection of oil-cakes of animal origin .	6	...	...	...
3 Do of mineral and chemical fertilizers analysed and described ..	4	...	1	...
4 Best collection of fertilizers ...	...	...	1	1
For the best exhibit in this class ...	...	...	1	...
B. Machinery Section.				
CLASS I—AGRICULTURAL MACHINES AND IMPLEMENTS.				
GROUP I—*Machines.*				
1 Pumps and water-lifts worked by manual labour or animal power and machinery ...	...	1	2	1
2 Power Engines ...	...	1	1	1
3 General agricultural machinery ...	...	2	3	3
4 Oil manufacturing do ...	...	...	1	1
5 Sugar do ...	...	1	2	1
6 Tearing machinery ...	...	...	2	1
7 Flour mills ...	...	1	1	1
8 Dairy machinery, etc. ..	...	...	1	1
GROUP II—*Implements.*				
1 Ploughs with iron or steel mould boards ...	...	...	1	1
2 Harrows and cultivators ...	...	...	1	1
3 Seed drills with adjustable mechanical seed distributors ...	...	...	1	1
Implements of Indian pattern showing a decided improvement on those in general use. ...	..	...	1	1
For the best exhibit in this group ...	..	1	...	...
GROUP III—*Horticultural Implements.*				
1 Implements imported ...	9	...	...	1
2 Do local manufacture ...	10	...	1	...

B. Machinery Section—*contd.*

Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
CLASS II—INDUSTRIAL MACHINES AND IMPLEMENTS.				
GROUP I—*General Machines and Tools.*				
1 Any machine or implement likely to materially improve existing local industries ...	...	1	1	...
2 Do develop a desirable new industry ...	...	1	1	1
3 The best exhibit of any set of trades-men's tools ...	8	...	...	1
GROUP II—*Textile Machines.*				
1 Sizing and warping machines ...	...	...	1	1
2 Improved silk reeling machines ...	...	...	1	1
3 Fibre-extracting machines for ordinary hand-power ...	...	...	1	1
For the best exhibit in this group ...	...	1	...	...
C. Industrial Section.				
CLASS I—TEXTILE FABRICS.				
GROUP—I *Cotton.*				
1 Sadies ...	8	...	1	1
2 Kanams ...	5	...	...	...
3 Panches or dhoties ...	8	...	1	1
4 Towels ...	6	...	...	...
5 Turbans ...	8	...	1	1
6 Handkerchiefs ...	5	...	...	...
7 Checks ...	2	1	1	1
8 Muslins ...	4	...	...	1
9 Shirting cloth ...	4	...	1	1
10 Sashes ...	4	...	...	1
11 Carpets ...	...	1	1	1
12 Bed sheets ...	5	...	1	...
13 Best variety of cotton yarn dyed with vegetable dye stuffs, with explanatory notes as to the process adopted in dyeing and the samples of dye stuffs used ...	4	...	...	1
14 Damasks ...	4	...	...	...
15 Twills ...	8	...	1	...
16 Matresses ...	8	...	1	1
GROUP II—*Silk.*				
1 Sadies ...	...	1	1	1
2 Kanams ...	8	...	...	...
3 Magutams ...	8	...	1	1
4 Petas or turbans ...	...	1	1	1
5 Muslins ...	...	...	1	1
6 Sashes ...	8	...	...	...
7 Coatings ...	8	...	...	1
8 Pugries ...	8	...	...	...
9 Handkerchiefs ...	3	1	1	...
10 Silk yarns and threads ...	5	...	1	1
GROUP III—*Woollen Goods.*				
1 Carpets ...	...	1	1	1
2 Kamblies, fine ...	...	1	1	1

C. Industrial Section.—*contd.*

Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
GROUP III—*Woollen Goods*—(contd.)				
3 Kamblies, coarse	2	...	...	1
4 Shawls	...	1	1	1
5 Coatings	2	...	..	1
6 Best variety of woollen yarn dyed with vegetable dye stuffs with explanatory notes as to the process adopted in dyeing and the samples of dye stuffs used	4	..	1	1
7 Flannels, felts, etc.	5	...	1	1
8 Namdas and blankets	5	...	1	1
GROUP IV—*Mixed Goods.*				
1 Sadies	...	...	1	1
2 Panches or dhoties	8	...	..	...
3 Kanams	3	...	...	...
4 Handkerchiefs	9	...	...	1
5 Coating cloths	3	...	...	1
6 Towels	8	...	..	...
7 Turbans	...	...	1	1
8 Muslins	8	...	..	...
9 Sashes	6	...	...	...
10 Kincaps	3	..	..	...
11 Peetambaras	4	1	1	1
12 General collection of hand made goods of not less than 5 varieties in each	...	...	1	1
13 General collection of mill-made goods	...	1	1	1
N. B.—For the best collection of mixed goods and yarns higher than 30 counts made in India will be awarded extra.	...	2	...	...
CLASS II—WOMEN'S SECTION.				
GROUP I—*Plain needle work.*				
1 Hand-made articles of Indian or European dress such as, women's bodices, women's petticoats, men's waist coats, children's dresses, petticoats, caps, etc.	20	...	...	1
2 Machine-made articles, the same as (1)	...	...	...	1
GROUP II—*Fancy needle-work, Hand-made.*				
(*a*) Embroidery.				
1 Gold and silver embroidered articles of Indian women's, men's and children's dress, and sequin work such as, bodices, jackets, waist coats, caps, teapoy-covers, bags, etc.	7	...	1	1
2 Silk do	7	...	...	...
3 Mixed (Gold, silver, silk and wool).	7	...	...	1
4 Cotton embroidery on linen, calico or muslin.	7	...	..	...
(*b*) Lace.				
1 Pillow lace	} 20	...	1	...
2 Crochet lace (in cotton or linen only)				
3 Knitted lace				
4 Gold or Silver lace such as sari borders, etc.				

C. Industrial Section—*contd.*

Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
GROUP II—*Fancy needle-work. Hand-made*—(contd.)				
(c)				
1 Drawn thread work on linen ...	7	...	...	...
2 Knitted or crochet caps, stockings, jerseys, etc. ...	10		...	...
(d)				
Machine-made articles as in (c) 2 ...	...	...	...	1
GROUP III—*Competitions.*				
(Demonstrations before the Judges.)				
1 Leaf plating ...	} 20	..	...	...
2 Rengavalli (house floor decorations) ...				
3 Garland-making (with fresh flowers, etc.) ...				
4 Vermicelli pulling ...				
GROUP IV—*Cooking.*				
1 Home-made hot pickles, sweet pickles, chutneys, preserves, etc. ...	5	...	...	...
2 Trays of cakes, sweets, and home-made food stuffs ...	10	...	...	...
GROUP V—*Continuous Demonstrations.*				
(a) Hand-made articles				
1 Pillow-lace ...	...	...	...	...
2 Chicon work ..	...	..	...	...
3 Tambour work ...	...	...	...	...
(b) Machine-made articles.				
1 Knitting ...	...	...	...	...
2 Demonstrations with Singer's Sewing Machine.	...	...	...	...
N.B.—Special arrangements will be made for batta and rail fare of competitors in Group V who come from a distance.				
For the best exhibit in this Section ...	...	2	...	...
CLASS III—METALS.				
GROUP I—*Iron and Steel.*				
1 Cutlery including axes of Indian make ...	3	...	...	1
2 Curkutties and knives ...	3	...	...	1
3 Locks ...	.	...	1	1
4 Bolts, hasps, etc ...	7	.	...	...
5 Safes ...	...	...	1	1
6 Cash boxes and brief bags ...	4	...	...	1
7 Railings ...	3	....	...	1
8 Spring and carriage accessories ...	3	...	...	1
9 Musical wires ...	...	..	1	1
10. Trunks ...	...		1	1
For the best exhibit in this group ..	..	1	...	...
GROUP II—*Brass, Copper and other alloys.*				
1 Collection of household brass utensils ...	3	1	...	1
2 Do. copper do. ...	3	...	...	1
3 Do. bell metal do. ...	3	1	...	1

C. Industrial Section—*contd.*

	Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
	GROUP II—*Brass, copper and other alloys.*				
4	Ornamental vessels, copper	4	...	...	1
5	Do. brass	4	1	...	1
6	Ornamental trays ...	...	...	1	1
7	Figures of good workmanship ...	...	1	1	1
8	Candle stands and lamps ...	...	...	1	1
9	Vessels, etc. of lead, tin and mixed alloys ...	5	...	...	1
	GROUP III—*Aluminium.*				
1	Collection of household utensils plain ...	...	...	1	1
2	Do trays ornamental ...	6	...	...	...
	GROUP IV—*Gold and silver.*				
1	Gold vessels, ornamental ...	...	...	1	1
2	Do ordinary ...	5	...	...	1
3	Silver vessels, ornamental ...	...	...	1	1
4	Do ordinary ...	3	...	...	1
5	Silver trays ...	...	...	1	1
6	Figures of good workmanship ...	...	...	1	1
7	Gold jewellery ...	...	...	1	...
8	Silver Do ...	...	...	...	1
	CLASS IV—STONE WORK.				
	GROUP I—*Plain.*				
1	Potstone vessels, ordinary ...	5	...	...	...
2	Do ornamental ...	6	...	...	1
3	Figures of good workmanship ...	...	...	1	1
	GROUP II—*Carved.*				
1	Alabaster carvings ...	...	...	1	1
2	Blackstone carvings ...	...	...	1	1
3	Marble carvings ...	...	1	1	1
4	Other stone carvings ...	...	...	1	1
	GROUP III—*Inlaid stone work.*				
1	Figures ...	...	1	1	1
2	Walking sticks and handles ...	4	...	...	1
	GROUP IV—*Cement and patent stone work.*				
1	Plain work ...	4	...	...	1
2	Ornamental ...	...	...	1	1
	CLASS V—CLAY WORK.				
	GROUP I—*Plain work.*				
1	Pottery ...	6	...	...	...
2	Bricks ...	6	...	...	...
3	Tiles ...	3	...	...	...
4	Parapet wall pieces ...	6	...	...	...
5	Flower pots ...	2	...	...	1

C. Industrial Section—(*contd.*)

Description.	Money prizes.	Gold Medals.	Silver Medals.	Bronze Medals.
6 Vessels ...	2	...	...	1
7 Ink and pickle jars ...	6	...	...	...
8 Collection of pottery work and toys ...	...	...	1	1
For the best exhibit in this class ...	...	2	...	...
GROUP II—*Ornamental and glazed pottery.*				
1 Vases ...	3	...	...	1
2 Figures (idols) ...	3	...	...	1
3 Statues ...	...	...	1	1
4 Terracotta ...	...	...	1	...
CLASS VI—WOOD WORK.				
GROUP I—*Plain.*				
1 Furniture ...	3	...	...	1
2 Lacquer ...	...	...	1	1
3 Toys ...	...}	1	1	1
4 Imitation fruits ...	...}		1	1
5 Walking sticks ...	5	...	...	...
GROUP II—*Ornamental.*				
1 Art furniture ...	...	...	1	1
2 Carvings in sandalwood ...	...	1	1	...
3 Do. in other woods ...	...	1	1	...
4 Fret work ...	...	...	1	1
5 Inlaid work ...	...	...	1	1
6 Walking sticks ...	3	...	...	1
CLASS VII—CHEMICAL INDUSTRIES.				
1 Matches ...	4	...	...	1
2 Ink ...	...	...	1	1
3 Paints and varnishes ...	...	...	1	1
4 Candles ...	3	...	...	1
5 Essential oils (domestic) ...	...	...	1	1
6 Do. (industrial) ...	...	...	1	1
7 Soaps ...	...	...	1	1
8 Tooth powder ...	7	...	...	...
9 Scents (indigenous) ...	..}		1	1
10 Do. (foreign) ...	3}	1	...	1
11 General toilet articles ...	...}		1	1
12 Chemicals of Indian make ...	...}	..	1	1
CLASS VIII—OTHER MATERIALS.				
1 Ivory works (carved or inlaid) ...	..	...	1	1
2 Horn and shell work ...	...	...	1	1
3 Pith work ...	...	...	1	1
4 Ordinary leather goods ...	...	...	1	1
5 Chrome leather goods ...	...	...	1	1
6 Cane work, plain ...	3	...	...	1
7 Cane work, ornamental ...	...	...	1	1
8 Bamboo work ...	3	...	...	1
9 Grass matting, fine ...	...	...	1	1
10 Do. coarse ...	3	...	...	1

C. Industrial Section—*concld.*

Description.	Money prizes.	Gold Medals	Silver Medals	Bronze Medals.
11 Other articles in grass ...	3	...	...	1
12 Brushes ...	4	...	...	1
13 Writing requisites ...	7	...	...	1
14 Other articles not included in the above ...	7	...	1	1
For the best exhibit in this class ...	...	2	...	...
D—Art Industries.				
CLASS I—PAINTINGS, DRAWINGS, ETC.				
1 Oil paintings ...	...	...	1	1
2 Water-colour paintings ...		...	1	1
3 Crayon work ...	3	...	...	1
4 Photographs ...	...	...	1	1
5 Plain and design drawing ...	3	...	...	1
For the best exhibit in this class ...	...	1	...	...
CLASS II—MUSICAL INSTRUMENTS.				
1 Thabalas ...	...	...	1	1
2 Veenas ...	...	...	1	1
3 Flutes ...	...	...	...	1
4 Harmoniums ...	...	...	1	1
5 Other musical instruments ...	10	...	...	...
E—Live-stock.				
1 Cattle (local only) ...	100	...	...	...
2 Turkey ...	}			
(1) White ...				
(2) English ...				
(3) Country ...				
3 Geese ...				
4 Ducks ...				
(1) English ...				
(2) Country ...				
5 Guinea fowls ...	} 100	...	...	...
6 Pigeons ...				
7 Fowls—General collection ...				
8 Orpingtons ...				
(1) Spanish ...				
(2) Brahmos ...				
(3) English ...				
(4) Country ...				
9 Other Breeds ...	}			
F—Miscellaneous.				
1 Weaving competition ...	250	...	...	...
2 Ploughing competition ...	50	...	...	...
3 Potters' competition ...	30	...	...	...
4 Sports ...	200	...	...	...
5 Metal work competition ...	100	...	...	...
6 Wood carving ...	150	...	...	...

NB.—In the case where a Gold Medal is awarded, a diploma will be issued certifying the award. If the winners of *Gold Medals* desire to have gold medals themselves, they will have to pay the value thereof; *viz.*, Rs. 30 each.

Ploughing Competition.

In the prize list published with the Prospectus, a sum of rupees fifty has been allotted for the ploughing competition. The following particulars regarding the award of prizes are published for information :—

Indigenous and imported implements of all kinds will be admitted, the different classes of implements being allowed to compete separately.

1. *Ploughing.*—Each competitor will be required to plough completely one plot of red loamy soil measuring four guntas in an hour and a half.

2. *Riding.*—To ridge up completely a three-gunta plot in an hour and a half.

3. *Harrowing.*—A four-gunta plot to be sown in twenty minutes.

4. *Sowing.*—A four-gunta plot to be sown in twenty minutes with a seed-drill.

5. (a) *Thrashing.*—A given quantity of a given kind of crop to be thrashed by cattle, stone mills, or power machines.

(b) *Winnowing.*—By machines of different kinds.

The number and value of prizes to be awarded will be fixed after applications for the entries are received and the various kinds of implements and machinery competing are known, and the present provision of rupees fifty will be increased, if necessary. The competition will be held between the 14th and 28th of October, and the details regarding the days and hours of the competition and the prizes will be intimated to the applicants on or about the 1st October.

Those who wish to enter for these competitions are requested to submit their applications in the accompanying form through the Amildar/Tahsildar of their taluk so as to reach the undersigned not later than the 1st of October 1912, at Mysore.

APPLICATION FORM.

Name and address of the competitor.	Name, kind and value of the agricultural implements which the competitor proposes to enter for the competition.	Events for which the applicant wishes to compete.	Remarks of the Amildar or Tahsildar of the Taluk.

N. B.—All the agricultural implements should be produced for the inspection of the Secretary to the Exhibition Committee at Mysore.

SECTION F.—MISCELLANEOUS.

3. POTTERS COMPETITION.

RULES.

1. The competition will commence at 8 A. M., on Wednesday the 23rd October 1912 and will be continued for three days.

2. Any kind of wheels indigenous or improved or foreign may be entered for the competition.

3. Competitors will be allowed to fix their own apparatus beforehand.

4. Competitors will bring their own clay; but gypsum powdered or cement will be supplied by the Committee.

5. Competitors will be allowed to compete under one or more of the undermentioned tests:—

(i) To make plain flower pots 8 inches high with ½ inch thick without lip.

(ii) (a) To make a tea pot of a given size.
(b) To make a jug of a given size with a single or double sheaths.

(iii) (a) To make a pedestal 4 feet high with the two ends ornamental with beadings.
(b) To make an ornamental balustrade as per sample approved.
(c) To make a mould of an ornamental flower pot in gypsum or in cement and to show the process of taking out copies.

N. B.—Competitors under tests (d) and (c) of class (iii) should get the sketches or sample objects approved by the judges.

6. In awarding prizes, the judges will note the following points:—

(a) The state of finished articles while drying, with special reference to cracks, etc.
(b) Throwing and finishing.
(c) Adaptability of the wheel.
1. Whether the wheel is suited for throwing different kinds of objects.
2. Whether the wheel can be worked profitably by potters in their houses or is only useful for factory work.
(d) Mechanism of the wheel.
1. Soundness and simplicity of the wheels.
2. Position in which the potter has to hold his body and the ease with which he works.
(e) The different kinds of clay and materials used.
(f) Methods of preparing the clay.

THE WEAVING COMPETITION.

In connection with the Exhibition of 1912 a competition in Weaving and its preparatory process will be held in the Exhibition premises, Mysore. The following rules regulating the competition are published for the information of the intending competitors:—

SECTION I.

The competition will commence on Tuesday, the 22nd of October 1912 and will be continued for three days.

2. Weavers will be required to work for 7 hours a day, from 8 to 11-30 A. M. and from 2 to 5-30. P. M.

3. Any kind of hand-loom may be entered for the competition; but competition among weavers in each class will be among weavers working on the same kind of loom.

This rule does not effect giving loom prizes to any kind of loom that enter into any kind of competition.

4. No prizes or medals will be given to competitors in a certain class, when the number is less than 3. But all bona-fide weavers will be given their third class fare to and fro at concession rates or reasonable cart hire and an allowance of five annas per day for five days only, if they come and demonstrate any of the operations that are mentioned in the items for competition. Those that desire to utilize this opportunity for weaving extraordinary patterns will have to intimate to the Secretary at least 15 days before the Exhibition commences when the necessary arrangements will be made for the same. Weavers in Mysore City will get only their daily allowance.

5. A man that has once competed in weaving one kind of cloth and won a prize will not be allowed to compete in the same kind of cloth for three years to come, but such competitors may be allowed and given a special prize by the judges if they think that the competitor serves as a model to local weavers. This rule equally holds good in the case of awarding medals and prizes to the looms.

6. Competitors will be allowed to fix the warps on the looms beforehand and to weave a length not exceeding two yards before the competition commences.

7. Under Sub-Committees with the Chief Revenue Officer of the locality as President, competitions in any of the undermentioned tests will be held in the month of August in all the most important weaving centres of the Province. There must be at least three competitors in each of the tests. The prizes of Rs. 10 and 7 will be awarded in each centre. The first of the competitor in each of the tests will be required to compete in Mysore at the time of Dasara.

8. A competitor can compete in any one of the following tests (a to d):—

The Manager of a factory or a school may send one or more weavers to compete for one or more weavers to compete for one or more tests.

The following are the tests for the competition of this year.—

(a) To weave a cloth 54 inches wide (having ½ inch silk-border) with 30's warp, 52 ends per inch and 30's weft of 48 picks per inch. Prize.—Rs. 10 and Rs. 8 for each set of competitors.

(b) To weave a cloth 54 inches wide (having ¼ inch silk-border) with 40's warp, 60 ends per inch and 40's weft, of 52 picks per inch. Prize.—Rs. 12 and Rs. 9 for each set of competitors

(c) To weave a cloth 4 inches wide heaving ¼ inch silk-border) with 60's warp, 72 ends per inch and 50's weft, of 2 picks per inch. Prize.—Rs. 14 and Rs. 10.

(d) To weave a cloth 45 inches wide with 100's warp, 80 ends per inch and 120's weft. 80 picks per inch The border is to be of lace and silk of any pattern (Specially Rudrakshi, peacock, weaving, etc.) left to the option of the competitor. Prize.—Rs. 15 and Rs. 12.

(e) To weave a Mugutam 54 inches wide with red, yellow or bleached country twisted silk of about 80 counts. The border must be of lace of about ¼ inch. It is sufficient if the competitors use reeds of about 40 dents and weave about 80 picks to an inch. Prize—Rs. 15 and Rs. 12.

In (a), (b) and (c) the cross borders must be silk and in (d) and (e) they must be of lace.

The authorities may allow any other tests provided there are sufficient number of competitors.

9. The competitors will purchase warps from the Exhibition authorities and use them alone for competition and the competitors must bring in their own wefts.

Intending competitors should inform the Secretary at least 15 days before the competition commences. The local weavers will get their daily allowances only: All competitors must bring their own pirns.

10. In awarding prizes to the weavers the Judges will note the following points :—

The work done—

(1) The length of the cloth woven during the whole period.
(2) Uniformity of picking and adhesion to specification.
(3) Freedom from broken ends.
(4) Clean edges etc.

11. A gold and silver medal will be awarded to the best looms as first and second prizes.

In judging the looms the judges will consider in addition—

(a) Adaptability of the loom :—

(1) Whether the loom is suited for weaving different kinds of cloth using different kinds of yarn.

(2) Whether the loom can be worked profitably by weavers in their houses or is only useful for factory work.

(b) Mechanism of the loom :—

(1) Soundness and proper proportion of its parts.

(2) Simplicity in mechanism so as to be capable of being easily repaired when out of order.

(3) The position in which the weaver has to hold his body while working and the ease with which he can work the loom.

A loom that was once awarded a medal will not get it a second time.

SECTION II.

Weaving and Preparatory Process

Tests in the following four classes are opened to boys under 18 years and woman of any age. Of the two prizes one will be among boys and the other among women.

1. Simple process of making long warps and sizing them economically and usefully.
2. Simple adoption of English Dobby for hand-loom work.
3. Of any new mechanism likely to improve or increase the quality of the outturn such as new patterns of automatic take-up motion, etc.
4. *Spinning.*—Any kind of spinning appliance may be used. Wool to be spun will be supplied at the time of the competition at the cost of the competitors. The thickness of the yarn and the quantity to be spun and the time to be taken will be decided by the Judges. Prize—Rs. 10 and Rs. 7.

അനുബന്ധങ്ങൾ.

അനുബന്ധം (എ) സഭയുടെ ഘടനയേയും ജോലി നടത്തിപ്പിനേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവർണ്ണറുടെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

അനുബന്ധം (ബി) സഭയുടെ ആദ്യയോഗത്തിലെ മെംബർമാരുടെ ലിസ്റ്റ്.

അനുബന്ധം എ.

൧൦൮൦-ാം വർഷം അക്ടോബർ മാസം ൭-ാം൹ലെ ൩൭൬-ാം നമ്പർ പരസ്യത്താൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൮൦-ാം വർഷം ജൂലൈ മാസം ൨൭-ാം൹ലെ (തിരുവനന്തപുരം) 4-546-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗ്സ്.

തിരുവിതാംകോട്ട് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ ഘടനയേയും ജോയിനടത്തിപ്പിനേയും സംബന്ധിച്ച് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങളെ കല്പിച്ചനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെ സകലഗോനജനങ്ങളുടെ അറിവിനായിട്ടും സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മാർഗ്ഗദർശനത്തിനായിട്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

തിരിഞ്ഞെടുക്കലും ഗവർമെണ്ട് നിയമിക്കലും

൧. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെംബർമാർ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു

എ. ൨-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു താലൂക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെംബർമാർ ഇവരുടെ എണ്ണം നാല്പത്തിമൂന്നാകുന്നു.

ബി. ൩-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു പ്ലാന്റർമാരാൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെംബർമാർ. ഇവരുടെ എണ്ണം മൂന്നു ആയിരിക്കും.

സി. ൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെംബർമാർ ഇവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു

ഡി. ൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെംബർമാർ. ഇവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതു ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു

ഇ. ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ജന്മിമാർ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെംബർമാർ ഇവരുടെ എണ്ണം മൂന്നു ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

എഫ്. ൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഗവർമെണ്ടു നിയമിക്കുന്ന മെംബർമാർ ഇവരുടെ എണ്ണം പതിനാറു ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു

ഇപ്രകാരം മെംബർമാരുടെ മൊത്തം എണ്ണം എൺപതു ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨. നാല്പത്തിമൂന്നു താലൂക്കു മെംബർമാരെ (൧-ാം വകുപ്പു എ ഖണ്ഡം) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാകുന്നു. അതായതു

		മെംബർ
൧	തോവാള	൧
൨	അഗസ്തീശ്വരം	൨
൩	ഇരണിയൽ	൧
൪	കൽക്കുളം	൨
൫	വിളവൻകോട	൧
൬	നെയ്യാറ്റുങ്കര	൨
൭	തിരുവനന്തപുരം	൨
൮	നെടുമങ്ങാട്	൧
൯	ചിറയിൻകീഴ	൧
൧൦	കൊല്ലം	൨
൧൧	കുന്നത്തൂര	൧
൧൨	കാൎത്തികപ്പള്ളി	൧
൧൩	കരുനാഗപ്പള്ളി	൨
൧൪	മാവേലിക്കര	൧
൧൫	ചെങ്ങന്നൂര	൧
൧൬	തിരുവല്ലാ	൨
൧൭	അമ്പലപ്പുഴ	൩
൧൮	കൊട്ടാരക്കര	൧
൧൯	പത്തനാപുരം	൧
൨൦	ചെങ്കോട്ട	൧
൨൧	ചേൎത്തല	൨
൨൨	വൈക്കം	൧
൨൩	ഏറ്റുമാനൂര	൧
൨൪	കോട്ടയം	൨
൨൫	ചങ്ങനാശ്ശേരി	൨

൧൭	മീനച്ചൽ	൧
൧൮	മൂവാററുപുഴ	൧
൧൯	തൊടുപുഴ	൧
൨൦	കുന്നത്തുനാട്	൧
൨൧	ആലങ്ങാട്	൧
൨൨	പറവൂർ	൧
൨൩	ദേവികുളം	൧
൨൪	പീരിമേട്	൧

മേൽപറഞ്ഞ മെംബർമാരെ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എ പട്ടികയിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ൩ പ്ലാന്റിങ്ങ് മെംബർമാരെ (൧-ാമത് വകുപ്പ് ബി ഖണ്ഡം) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെ തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു, അതാവിത:—

(൧) ദേവികുളത്തെ പ്ലാന്റർമാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൨) പീരുമേട്ടിലെയും സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകോട്ടിലേയും പ്ലാന്റർമാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൩) തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ പ്ലാന്റർമാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

മേൽപറഞ്ഞ മെംബർമാരെ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബി പട്ടികയിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. കച്ചവടക്കാരുടെവക ആറു മെംബർമാരെ (൧-ാം വകുപ്പ് സി ഖണ്ഡം) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതാവിതു,——

(൧) കോട്ടയം പട്ടണത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൨) ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൩) കൊല്ലം പട്ടണത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൪) തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൫) (കോട്ടാർനാഗരുകോവിൽ പട്ടണത്തിലുള്ള) കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

(൬) കായംകുളം പട്ടണത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതു ൧ മെംബർ

മേൽപ്പറഞ്ഞ മെംബർമാരെ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സി പട്ടികയിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു

൫. ൯ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി മെംബറന്മാരെ (൧-ാം വകുപ്പ് ഡി ഖണ്ഡം) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അതാവിത

൧	തിരുവനന്തപുരം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിവക			൧ മെംബർ
൨	നാഗരുകോവിൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിവക			൧ മെംബർ
൩	കൊല്ലം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിവക			൧ മെംബർ
൪	ആലപ്പുഴ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിവക			൧ മെംബർ
൫	കോട്ടയം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിവക			൧ മെംബർ
൬	ആലവാ	ടി	ടി	൧ മെംബർ
൭	തിരുവല്ലാ	ടി	ടി	൧ മെംബർ
൮	കായംകുളം	ടി	ടി	൧ മെംബർ
൯	വൈക്കം	ടി	ടി	൧ മെംബർ

മേൽപ്പറഞ്ഞ മെംബർമാരെ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡി പട്ടികയിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടി അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬. മൂന്നു ജന്മിമെംബറന്മാരെ (൧-ാം വകുപ്പ് ഇ ഖണ്ഡം) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെ തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതാവിതു.

(൧) തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെയും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലെയും ജന്മിമാർ തിരിഞ്ഞു അയക്കുന്നതായി ൧ മെംബർ

(൨) കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ ജന്മിമാർ തിരിഞ്ഞു അയക്കുന്നതായി ൧ മെംബർ

(൩) കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ ജന്മിമാർ തിരിഞ്ഞു അയക്കുന്നതായി ൧ മെംബർ

മേൽപ്പറഞ്ഞ മെംബർമാരെ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇ പട്ടികയിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിഅനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു

മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പുകൾപ്രകാരം തിരിഞ്ഞു എടുക്കപ്പെടുന്ന മെംബർമാർ കൂടാതെയും ഗവർൺമെണ്ടു അപ്രധാനമായോ സ്വസമ്മതങ്ങളുമായ സംഘങ്ങളുടെ ശിപാർശയിന്മേലോ പതിനാറു മെംബർമാരെ പേരുപറഞ്ഞു നിയമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(ഡ) എ ഒരു ഗവർൺമെണ്ടു ജീവനക്കാരനായിരിക്കുന്നെയൊ

ബി സ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്നെയൊ

സി അസ്വാസ്ഥചിത്തനായിരിക്കുന്നെയൊ

ഡി. ൨൫ വയസ്സിന താഴെ പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെയൊ

ഇ ഗവർൺമെണ്ടു ജീവനത്തിൽ നിന്നു തീരെ മാററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെയൊ

എഫ് സദാചാരദൂഷണം അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ക്രിമിനൽ കുററം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കുററസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെയൊ

ജി അധികാരമുള്ള വല്ല അധികാരസ്ഥന്റെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം ഒരു ലീഗൽപ്രാക്ടീഷണരായി വ്യവഹാരം നടത്തുന്നതിൽനിന്നു തടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെയൊ

ആയ യാതൊരാളും ഒരു മെംബർക്കുവേണ്ടി വോട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനൊ ഒരു മെംബറായി തിരിഞ്ഞു എടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനൊ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ (ഇ) ഖണ്ഡത്തിലൊ (ജി) ഖണ്ഡത്തിലൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ആ വിധം അയോഗ്യത ഇതിലേക്കായി പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവർൺമെണ്ടു ഉത്തരവിനാൽ നീക്കപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു എന്നു തന്നെയുമല്ല വല്ലയാളും ഒരു മെംബർക്കുവേണ്ടി വോട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനൊ ഒരു മെംബർ ആയി തിരിഞ്ഞു എടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനൊ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നില്ല എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവിനെ റദ്ദു ചെയ്യുകയൊ ഭേദപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രജാഹിതത്തിനായി ഗവർൺമെണ്ടിനു അധികാരമുള്ളതും ആകുന്നു.

൯ (൧) വല്ലയാളും

(എ) തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയില്ലാതിരിക്കെ ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ,

(ബി) തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയൊ നിയമിക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്തിരിക്കെ ഗാരിൽപിന്നീടു ൮-ം വകുപ്പു എ സി എഫ് ജി-ഈ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അയോഗ്യതകളിൽ വല്ലതിനും കീഴ്പ്പെട്ടവനായി ഭവിക്കുകയൊ,

ചെയ്താൽ അയാളെ മെംബരായി തിരിഞ്ഞെടുത്തതൊ നിയമിച്ചതൊ അസാധുവാണെന്നു ഗവർൺമെണ്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) കൃത്രിമനിമിത്തമൊ അയഥാർത്ഥമായ അധികാരശക്തി നിമിത്തമൊ ഏതു തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനെയും റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരാവകാശം ഗവർൺമെണ്ടിനു ഉള്ളതാകുന്നു.

(൩) ഈ വകുപ്പിലെ (൧)-ം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയൊ (൨)-ം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു റദ്ദാക്കുകയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ (തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മെംബരുടെ വിഷയത്തിൽ) ക്ലിപ്തകാലത്തിനകം മറെറാരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സംബന്ധപ്പെട്ട (എലക്ടോററ്) നിയോജകഗണത്തോടു ഗവർൺമെണ്ടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സമയത്തിനകം ആ നിയോജകഗണം ഒരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കയൊ അപ്രകാരമുള്ള പുതിയ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യനല്ലാതിരിക്കയൊ ചെയ്താൽ സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്താൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ മെംബർ ആയി ഗവർൺമെണ്ടു നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൦. (൧) വല്ല ആളും ഒന്നിൽ അധികം നിയോജകഗണത്താൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ഏതു നിയോജകഗണത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം അയാൾ വഹിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരത്തെ രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പു തിരിഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ പേഷ്ക്കാർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അയാൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതു നിയോജകഗണത്തിലെ അയാൾ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം എന്നു ഗവർൺമെണ്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) അപ്രകാരം ഉള്ള അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കയൊ അപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത നിയോജകഗണം ഒരു ക്ലിപ്തസമയത്തിനകം മറെറാരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ആ നിയോജകഗണത്തോടു ഗവർൺമെണ്ടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സമയത്തിനകം ആ നിയോജകഗണം ഒരാളെ തിരിഞ്ഞു എടുക്കാതിരിക്കയൊ അപ്രകാരമുള്ള പുതിയ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിഞ്ഞു എടുക്കപ്പെട്ട ആൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യനല്ലാതിരിക്കയൊ ചെയ്താൽ സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്താൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ മെംബർ ആയി ഗവർൺമെണ്ടു നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൧ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയൊ നിയമിക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ തന്നെ മെംബർമാരെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുകയൊ നിയമിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതുവരെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ മെംബർമാരായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൨. സഭായോഗം കൂടുന്നതിനു മുമ്പിൽ വല്ല തിരിഞ്ഞു എടുക്കപ്പെട്ട മെംബരുടെയും വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒഴിവു വരുന്നതായാൽ ആ ഒഴിവിനു മറെറാരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മതിയായ സമയം ഉണ്ടെന്നുവരുകിൽ

ആ ഒഴിവിലേക്ക് ഒരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്തോട് ഗവർമ്മെണ്ടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മതിയായ സമയം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അങ്കത്തെ ഒരു മെമ്പറെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആ നിയോജകഗണം അനുവദിച്ച കാലത്തിനകം അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്താൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ മെമ്പറായി ഗവർമ്മെണ്ടു നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൩. (എ) തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളോ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വല്ല ദുരാചാരവും നടത്തിയിരുന്നാൽ ആ തിരിഞ്ഞെടുപ്പ് സാധുവായിരിക്കുന്നതല്ല.

(ബി) ഏതു മെമ്പർ സ്ഥാനത്തിനുള്ള വല്ല അപേക്ഷകനും അനുകൂലമായി വോട്ട് (സമ്മതിദാനം) കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനായി വല്ല വോട്ടരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി വല്ല പണമോ വിലപിടിച്ച പ്രതിഫലമോ വല്ല ആദായമോ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാനായി കാണിക്കുകയോ അങ്ങിനെ ഒരാൾക്ക് തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വല്ല വാഗ്ദാനവും വല്ല സംഗതിയും ചെയ്ക ആയത് ഉപയോഗിക്കേണമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുകയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതോ

(സി) വോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളതല്ലാത്ത ഒരു വോട്ടരുടെ പേരിൽ ഒരു വോട്ടു കൊടുക്കുകയോ കൊടുപ്പിക്കുകയോ കൊടുക്കുന്നതിനു ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതോ

ഒരാൾ ദുരാചാരം നടത്തുന്നതായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

മെമ്പർ സ്ഥാനത്തിനുള്ള വല്ല അപേക്ഷകന്റെയും അറിവോടെയോ സമ്മതത്തോടെയോ കൂടി ഒരു ദുരാചാരം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നാലാകട്ടെ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ആ അപേക്ഷകന്റെ പൊതുവായതോ വിശേഷമായതോ ഉള്ള അധികാരത്തിൻപടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ദുരാചാരം നടത്തിയിരിക്കയാകട്ടെ ചെയ്താൽ ആ ദുരാചാരം ആ അപേക്ഷകൻ തന്നെ ചെയ്തതായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

വിവരണം:— "ഒരാൾക്ക് തരപ്പെടുത്തുന്ന ലാഭത്തിനുള്ള വാഗ്ദാനം" എന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെയോ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നേരെ കൂട്ടരെയോ അങ്ങിനെയുള്ള വല്ല ആളുകൾക്കോ ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനവും ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൪. (എ) ഒരു വോട്ടിനെ ക്രമക്കേടായി തള്ളിക്കളയുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താലാകട്ടെ ആ തിരിഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച വല്ല ദുരാചാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താലാകട്ടെ മറ്റു വല്ല കാരണത്തിന്മേലാകട്ടെ ഒരു തിരിഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാധുതയെ സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്താൽ ഒരു മെമ്പറായി തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള വല്ല ആളും വാദിക്കുന്നതായാൽ അങ്ങിനെയുള്ള തിരിഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞു ഏഴു ദിവസത്തിനകം എപ്പോഴെങ്കിലും ആ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്താനായി ആ ആൾ ഗവർമ്മെണ്ടിനോടു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(ബി) ഗവർമ്മെണ്ട് ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന വല്ല അന്വേഷണവും ചെയ്ത ശേഷം ആരുടെ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റി തർക്കം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അയാളെയോ മറ്റു വല്ലവരെയോ ആകുന്നു ക്രമമായി തിരിഞ്ഞെടുത്തതു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിഞ്ഞെടുപ്പു അസാധുവെന്നോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(സി) തിരിഞ്ഞെടുപ്പു അസാധുവെന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയിൽ ഒരു ക്ലിപ്ത കാലത്തിനകം മറ്റൊരാളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സംബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകഗണത്തോടു ഗവർമ്മെണ്ടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

൧൫. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സമയത്തിനകം ആ നിയോജകഗണം തിരിഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്നാൽ അപ്രകാരം ഉള്ള നിയോജകഗണത്താൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ മെമ്പറായി ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൬. എല്ലാ ഇലക്ടൊറൽ ലിസ്റ്റുകളുടെയും ശരിയായ്മക്കു ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാർ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ഉത്തരവാദിയായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വല്ല ലിസ്റ്റിലും തന്റെ പേരിനെ ചേർക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ല യോഗ്യതയുള്ള ആളും തന്റെ യോഗ്യതയെ വിവരിച്ചു എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ചിങ്ങമാസം ൧൦-ാംക്കു മുമ്പെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റുകളെ തന്മാസം ൩൦-ാംക്കു മുമ്പെ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൭. ഗവർമ്മെണ്ടു അനുവദിച്ചപ്രകാരമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റു അനുസരിച്ചു തിരിഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇടവമാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു. മെമ്പർമാരുടെ ലിസ്റ്റുകളെ ഇടവമാസം അവസാനത്തിനു മുമ്പെ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാർ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൮. ഗവർമ്മെണ്ടു അവസാനമായി അനുവദിച്ചതിൻപടി ഉള്ള തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പർമാരുടെ ലിസ്റ്റിനേയും, ഗവർമ്മെണ്ടു നിയമിച്ച മെമ്പർമാരുടെ ലിസ്റ്റിനേയും വൃശ്ചികമാസം ൧൫-ാംക്കു മുമ്പെ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ.

൧൯. ഓരോ മെമ്പരും സഭായോഗത്തിൽ ഗുണദോഷചിന്തനത്തിനായി സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റു രണ്ടുതരമാകുന്നു. ഒന്നിലധികമായ അനേകം വിഷയങ്ങളെ ഏകവിഷയമായി ഒരു മെമ്പർ എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഗവർമ്മെണ്ടിനു അഭിപ്രായമായിരിക്കുമ്പോൾ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ യുക്തംപോലെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതിനെ എങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിനു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു.

൧൯. ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഗുണദോഷപ്രതിപാദനം ചെയ്വാൻ അനുവദിക്കുന്നതു പ്രജാഹിതത്തിനു ഹാനികരമായിരിക്കുമെന്നു ഗവർന്മെണ്ടു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവൊ അപ്രകാരമുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ഗുണദോഷ പ്രതിപാദനത്തെ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരാവകാശം ഗവർന്മെണ്ടിനു ഉള്ളതാകുന്നു. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നവ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ചിലവയാകുന്നു.—

എ. മേൽകോയ്മയായ രാജ്യത്തിനോടൊ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോടൊ തിരുവിതാംകോട്ടു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ,

ബി. വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെയൊ രാജവംശത്തിലെ മെംബർമാരെയൊ അവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ കാര്യവിചാരത്തെയൊ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ,

സി. മലയാം പട്ടാളത്തെയൊ ഉറപ്പു പട്ടാളത്തെയൊ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ,

ഡി. മതവിഷയകമായി നേരിട്ടു സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ,

ഇ. ഏതു വിഷയങ്ങളുടെ ഗുണദോഷ പ്രതിപാദനം ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാർ തമ്മിലൊ ഭിന്നജാതിക്കാർ തമ്മിൽ വൈരസ്യമൊ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊ ഇടയുള്ളതൊ ആയിരിക്കുന്നുവൊ ആ വിഷയങ്ങൾ.

൨൦. സഭായോഗത്തിൽ ഗുണദോഷ പ്രതിപാദനത്തിനായി ബോധിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മെമ്മോറാണ്ഡങ്ങളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെംബർമാരും ഗവർന്മെണ്ടു നിയമിച്ച മെംബർമാരും ധനുമാസം ൧൫-ാംനു മുമ്പെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനിലെ പേഷ്കാർമാർക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. പേഷ്കാർമാർ കിട്ടുന്ന മെമ്മോറാണ്ഡങ്ങളെ അതാതു കച്ചേരികളിൽ സൂക്ഷ്മമായി [illegible] വരുത്തുകളും എഫ്. പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാറത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടുകൂടി അടുത്ത ധനുമാസാവസാനത്തിനു മുമ്പിൽ ഗവർന്മെണ്ടിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു

ഗുണദോഷ പ്രതിപാദനം.

൨൧. യാതൊരു മെംബരും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചു പതിനഞ്ചു മിനിട്ടിൽ അധികം കാലം ഒരവസരത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു. ആ കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മേലും ആ മെംബർ ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു പ്രസിഡണ്ടു പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ചാലല്ലാതെ മെംബർ ആ കാലാവസാനത്തെ സ്വസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൨. പൊതുവെ പ്രാധാന്യമുള്ള വല്ല വിഷയത്തെയുംകുറിച്ചു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനായി ദിവാൻ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നിലയിൽ വരികാവുന്ന ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ബോധിപ്പിച്ച മെംബർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു മെംബർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ചോദിച്ചറികയും ആ അഭിപ്രായങ്ങളെയും പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു

സാമാന്യ വിധികൾ.

൨൩. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഗവർന്മെണ്ടു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തീർപ്പുകളും അവസാന തീർപ്പായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൪. സഭായോഗം ആണ്ടുതോറും കുംഭമാസം ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു. യോഗാരംഭം ഇന്നദിവസമായിരിക്കുമെന്നു മുമ്പിൽകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൨൫. ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തിലേക്കു ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ ദേവികുളം ഡിവിഷനിലെ സൂപ്രിണ്ടെണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വിയറാ,
ഗവർന്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

പട്ടിക എ.

താലൂക്കമെമ്പർമാരെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി.

തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യതകൾ.

൧. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു താലൂക്കിലെ വകക്കു പ്രജാസഭാ മെമ്പർമാരെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർമാരായി തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനും യോഗ്യതയുള്ളവരാകുന്നു.

(എ) സ്വന്തവകയായൊ തന്റെ തറവാട്ടിലെയൊ കുടുംബത്തിലെയൊ വകയായൊ അൻപതു ക്രപ്പികയിൽ കുറയാതെ ആണ്ടൊന്നുക്കു കരം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ആളും.

(ബി) ചിലവുനീക്കി ൨,000 ക്രപ്പികയ്ക്കു കുറയാതെ ആണ്ടൊന്നുക്കു വരവുള്ള എല്ലാ ആളും,

(സി) ആ താലൂക്കിൽ സാധാരണമായി പാർപ്പുള്ളതും ൧൦ ആണ്ടുകൊല്ലത്തിൽകുറയാതെ ഗ്രാഡ്യുവേറ്റായിട്ടുള്ളതും സ്വന്തമായ ഒരു യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓരോ ഗ്രാഡ്യുവേറ്റും.

വിവരണം; അനേകം താലൂക്കുകളിൽകൂടി കരം കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നാലും ഒടുക്കുന്ന കരത്തിന്റെ മൊത്തത്തുക വേണ്ടുന്ന ഏററവും കുറഞ്ഞ തുകയോളം വരുന്നതായാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ (എ) ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു യോഗ്യതയുള്ളവരാകുന്നു.

൨. യാതൊരാൾക്കും അയാൾ പാർക്കുന്ന താലൂക്കിൽ അല്ലാതെ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനു അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.

൩. മേൽ വിവരിച്ച യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നിൽ അധികം യോഗ്യത ഒരാൾക്കുണ്ടായിരുന്നാലും യാതൊരാൾക്കും ഒന്നിലധികം വോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

൪. ൧-ാം പാരാ എ ഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വല്ല സംഗതിയിലും കരം വസ്തുവിന്റെ കൂട്ടുടമസ്ഥന്മാരായി പല ആളുകളുടെ പേരിൽ ഒടുക്കപ്പെടുന്നതായാൽ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുടമസ്ഥന്മാരിൽ പ്രായം ചെന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളെ അവരുടെ ഇടയിൽ വോട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനോ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ യോഗ്യതയുള്ള ഏവനെയും അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഭൂരിപക്ഷം നിയമിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിനിധിയുടെ മാത്രം പേരിനെ തിരിഞ്ഞെടുപ്പുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം യാതൊരാളെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വരികിൽ അപ്രകാരമുള്ള ആളുകളിൽ യാതൊരുത്തരെയും ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തുകൂടാ.

൫. ൧-ാം പാരാ എ ഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വല്ല സംഗതിയിലും സ്ത്രീ എന്നുള്ള അയോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ വോട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനൊ മെമ്പരായി തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കരം ഒടുക്കപ്പെടുന്നതായാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ മൂത്തപുരുഷൻ മററുവിധത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരുന്നാൽ അയാളെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി തിരിഞ്ഞെടുപ്പുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മൂത്തപുരുഷൻ അപ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ യാതൊരു അംഗത്തേയും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.

൬. ഇതിനുമുമ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിരിക്കുന്നപ്രകാരം ഒഴികെ യാതൊരുത്തനും അയാളുടെ സ്വന്തപേരിലും ഒരു ട്രസ്റ്റിയുടെ നിലയിൽ അല്ലാതെയും കരം കൊടുക്കുന്നതായാൽ അല്ലാതെ അയാളുടെ പേരിനെ തിരിഞ്ഞെടുപ്പുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർപ്പിക്കുന്നതിനു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.

൭. തഹശീൽദാർമാർ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റുകളെ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരുടെ വരുതിയിൻകീഴിൽ ചിങ്ങമാസം അവസാനത്തിനുമുമ്പെ തയാറാക്കേണ്ടതാകുന്നു. തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഗവർന്മെണ്ടു ആജ്ഞകൾ അവസാനതീർച്ചകളായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൮. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ താലൂക്കിൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ തുലാമാസം ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമിത ദിവസത്തിൽ യോഗം കൂടുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. യോഗദിവസത്തെക്കുറിച്ചു മുറയ്ക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ന ഒന്നിനു ചെല്ലുന്നതിനായി സംബന്ധപ്പെട്ട തിരിഞ്ഞെടുപ്പു പ്രദേശത്തെ ലേക്കു ഒരു മെമ്പറെ അവർ ആ യോഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. രണ്ടു മെമ്പർമാർ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താലൂക്കുകളുടെ മെമ്പർമാരെ താഴെ പട്ടികപോലെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
കന്യാകുമാരി അഗസ്തീശ്വരം താമരക്കുളം കുലശേഖരപുരം മരുങ്കൂർ തേരൂർ ഇരവിപുത്തൂർ ശുചീന്ദ്രം പറക്ക	൧ മെംബർ
തെങ്കമ്പുത്തൂർ ധർമ്മപുരം വടിവീശ്വരം നാഗരുകോവിൽ വടശേരി എറച്ചകുളം	൧ മെംബർ

കൽക്കുളം താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
കപ്പിയറ വാഴ പച്ചതോട്ടം ഏറവർ തക്കല കൽക്കുളം	൧ മെംബർ
കോതനല്ലൂർ മേക്കോട് അരുവിക്കര തിരുവട്ടാർ [illegible] പൊന്മന	൧ മെംബർ

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
കുളത്തൂർ ചെങ്കൽ പാറശാല കൊല്ല കുന്നത്തുകാൽ ഒറ്റശേഖരമംഗലം പെരുങ്കടവിള നെയ്യാറ്റിൻകര തിരുവരത്തൂർ	൧ മെംബർ
അതിയന്നൂർ കരുംകുളം കോട്ടുകാൽ തിരുവല്ലം നേമം പള്ളിച്ചൽ വിളപ്പിൽ മാകിൽ മാറനല്ലൂർ	൧ മെംബർ

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
കടകംപള്ളി പാൽക്കുളങ്ങര മുട്ടത്തറ പെരാണിമുട്ടം വഞ്ചിയൂർ ചെങ്ങഴശേരി ആറാമട അഞ്ചാമട രണ്ടാമട ചെട്ടിവിളാകം മടത്തുവിളാകം	൧ മെംബർ
ഉള്ളൂർ ഉളിയാഴ്ത്തുറ പാങ്ങപ്പാറ ചെറുവയ്ക്കൽ [illegible] മേനംകുളം കഴക്കൂട്ടം അയിരൂപ്പാറ അണ്ടൂർക്കോണം പള്ളിപ്പുറം കഠിനംകുളം വെയിലൂർ മേലെതോന്നക്കൽ കീഴെതോന്നക്കൽ	൧ മെംബർ

കൊല്ലം താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
കൊല്ലം പരവൂർ മീനാട് കിളികൊല്ലൂർ വടക്കേവിള ഇരവിപുരം	൧ മെംബർ
തിരുക്കോണവട്ടം ഇടവ കോട്ടങ്കര [illegible] കിഴക്കേകല്ലട [illegible]നല്ലൂർ നെടുമ്പന	൧ മെംബർ

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക

പകുതികൾ

പകുതി	
തെക്കുംഭാഗം ചവറ പന്മന തേവലക്കര മൈനാഗപ്പള്ളി തൊടി	൧ മെംബർ

കരുനാഗപ്പള്ളി
കുലശേഖരപുരം
തഴവ
ക്ലാപ്പനം
പെരനാട്
പുതുപ്പള്ളി
} ൧ മെംബർ

തിരുവല്ലാ താലൂക്ക്

പകുതികൾ

മാന്നാർ
കരട്ടിശ്ശേരി
കിഴക്കു ഭാഗം
കടപ്ര
നെടുമ്പുറം
പെരിങ്ങര
കാവുംഭാഗം
തിരുവല്ലാ
} ൧ മെംബർ

ഇരവിപേരൂർ
കവിയൂർ
എഴുമറ്റൂർ
ഐരൂർ
കോയിപ്രം
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി
ആറന്മുള
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി
ചെറുകോൽ
കല്ലൂപ്പാറ
} ൧ മെംബർ

കോട്ടയം താലൂക്ക്

പകുതികൾ

തിരുവാർപ്പ്
കോട്ടയം
ചെങ്ങളം
കുമ്മനം
കുമരകം
} ൧ മെംബർ

പനച്ചിക്കാട്
നാട്ടകം
വിജയപുരം
പാമ്പാടി
അകലക്കുന്നം
} ൧ മെംബർ

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്

പകുതികൾ

രാമങ്കരി
മുട്ടാർ
വെളിയനാട്
ചേന്നങ്കരി
നീലംപേരൂർ
വാഴപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറു
കുറിച്ചി
} ൧ മെംബർ

മാടപ്പള്ളി
പുതുപ്പള്ളി
നെടുംകുന്നം
വാഴൂർ
വെള്ളാവൂർ
ചങ്ങനാശ്ശേരി
വാഴപ്പള്ളി കിഴക്കു
} ൧ മെംബർ

ചേർത്തല താലൂക്ക്

പകുതികൾ

ആര്യാട്ട് തെക്കു
ആര്യാട്ട് വടക്കു
മാരാരിക്കുളം തെക്കു
മാരാരിക്കുളം വടക്കു
തണ്ണീർമുക്കം തെക്കു
തണ്ണീർമുക്കം വടക്കു
കോതകുളങ്ങര
} ൧ മെംബർ

ചേർത്തല തെക്കു
ചേർത്തല വടക്കു
വയലാർ കിഴക്കു
വയലാർ പടിഞ്ഞാറു
തുറവൂർ തെക്കു
തുറവൂർ വടക്കു
അരൂർ
} ൧ മെംബർ

പട്ടിക ബി.

പ്ലാന്റർമാർ മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

൧. താഴെ പേരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റർമാരുടെ സംഘങ്ങൾ ഒരു മെമ്പർ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

എ) തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടു പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

ബി) സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകോട് പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഹൈറേഞ്ച് പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും

സി) കണ്ണൻദേവൻ പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

൨. ഓരോ അസോസിയേഷനിലേയും സെക്രട്ടറി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പറുടെ പേരിനെ ഉടനടി സംഘത്തെ ആസ്ഥാനത്തിനു സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനിലെ പേഷ്കാരെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടിക സി.

കച്ചവടക്കാർ മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

൧. കച്ചവടക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന ഓരോ മെമ്പർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരന്മാർ അവരവരുടെ അതൃത്തിയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തമവിശ്വാസമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരുടേയും ലിസ്റ്റുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സംഭരിക്കയും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. ഒരു കച്ചവടക്കാരനു അയ്യായിരം രൂപായിൽ കുറയാതെയുള്ള ധനത്തിനു അയാളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നാൽ അല്ലാതെ അയാളുടെ പേരിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.

൩. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഗവർമ്മെന്റിന്റെ പരിശോധനക്കു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അവർ വേണ്ട ആജ്ഞകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൪. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുവേണ്ടി ഓരോ ഭാഗത്തിലുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാരെ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ ഈ കാര്യത്തിലേക്കായി നിയമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസർ യോഗം കൂട്ടുന്നതും ഒരു മെമ്പറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ക്ഷണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടിക ഡി.

പട്ടണ പരിഷ്കരണ മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി.

൧. ഓരോ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മറ്റിയും ആ കമ്മറ്റിയിലെ നാൺ അഫിഷ്യൽ മെമ്പർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു സഭയിലെ മെമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പറുടെ പേരിനെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർക്കു ഉടനടി [illegible] കമ്മറ്റിയിലെ പ്രസിഡണ്ട് അറിയിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മെമ്പർ സഭായോഗം കൂടുന്ന ഉടനെ കമ്മറ്റിയിൽ മെമ്പർസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം.

പട്ടിക ഇ.

ജന്മിമാർ സാമാജികന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

"ജന്മി" എന്നു വച്ചാൽ ജന്മഭൂമിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം അതിൽ ചേർക്കുന്ന [illegible] എന്നാകുന്നു. ജന്മഭൂമികളുള്ള ദേവസ്വങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ തൽക്കാലം ആ ദേവസ്വത്തിലെ കൈകാര്യകർത്താവും [illegible], അല്ലെങ്കിൽ, അനേകം ട്രസ്റ്റികളുള്ളടത്തു, അവരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റി മാത്രമോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതും ആകുന്നു.

"ജന്മഭൂമി" എന്നു വച്ചാൽ സർക്കാർ കണക്കുകളിൽ പണ്ടാരവക വസ്തുവായോ ശ്രീപണ്ടാരവക വസ്തുവായോ കണ്ടെഴുത്തു വസ്തുവായോ സർക്കാർ ദേവസ്വം വസ്തുവായോ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതും സർക്കാരിലേക്കു [illegible] കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്കു [illegible] മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടിയുള്ളതും, അതിലെ കൈവശാവകാശം കാണം [illegible] അനുഭവമായോ [illegible] ഭോഗങ്ങൾ [illegible] കാലത്തിൽ അവകാശം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനു [illegible] ആകുന്നു.

"ഭാഗത്തോ", എന്നതിൽ ഏതു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ കരമൊഴിവായ ഭൂമികളുടെ ഈ ഭൂമി കിടക്കുന്നുവെന്നു ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലും ഉള്ള ജന്മികൾ ഒരു മെമ്പറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരുടെ ജോലികൾ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ പേഷ്കാർ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

൨. അയാളുടെ ജന്മഭൂമികളിൽ നിന്നു ആണ്ടൊന്നുക്കു രണ്ടായിരം രൂപായിൽ കുറയാതെ വരവു ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അല്ലാതെ ഒരു ജന്മിയും മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനോ വോട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനൊ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നതല്ല.

൩. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിനായി ജന്മികളുടെ തന്നത്താൻ അനുഭവത്തിലുള്ള ജന്മഭൂമികളിൽ നിന്നുള്ള വരവു അപ്രകാരമുള്ള ഭൂമികളിന്മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട പാട്ടത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കാണത്താൽ അന്യാധീനപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജന്മഭൂമികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയിന്മേലുള്ള വരവു ആ ഭൂമികളിന്മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട പാട്ടത്തിനോടു സമമായി ഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ വോട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനൊ അയാൾ സാധാരണമായി വസിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്ഥലാതിർത്തിക്കുമാത്രമെ ഒരു ജന്മിക്കു അർഹതയുള്ളു.

സമ്മതിദാനം ചെയ്യുന്നതിനൊ മെമ്പർമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനൊ അർഹതയുള്ള ജന്മികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചിങ്ങമാസം ൧-ാം-ക്കു മുമ്പു ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരാൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. എലക്ടറൽ ലിസ്റ്റുകൾ ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ പരിശോധനത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ ഉത്തരവുകൾ അവസാനിച്ചുകളായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൬. ഓരൊ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്ഥലാതിർത്തിയിലുള്ള ജന്മികളെ ആ അതിർത്തിയിലേക്കു ഒരു മെമ്പറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു യോഗം കൂടുന്നതിനു ക്ഷണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യോഗം എപ്പോൾ എവിടെ സ്ഥലത്തു കൂടണം എന്നുള്ളതിനു യഥാക്രമം അറിവു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

എഫ്. പട്ടിക.

തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ യോഗത്തിൽ

ഡിവിഷനിലെ പ്രതിനിധികളായ മെമ്പർമാർ ബോധിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ

നമ്പർ	മെമ്പരുടെ പേരു	മെമ്പർ ബോധിപ്പിക്കുന്നതോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതോ ആയ സംഗതി	ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉത്തരവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പു	ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരുടെ റിമാർക്കുകൾ

അനുബന്ധം ബി

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ അഷ്ടമയോഗത്തിലെ മെംബർമാരുടെ ലിസ്റ്റ്,

൧൦൮൭.

ചട്ടം ൬—൨-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെംബർമാർ:—

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ.

നമ്പർ	താലൂക്ക	പേർ	മേൽവിലാസം
൧	തോവാള	മ. രാ. രാ. കണക്കു അണ്ണാമലപ്പെരുമാൾ അയ്യംപെരുമാൾ അവർകൾ	[illegible]ക്കര.
൨	അഗസ്തീശ്വരം ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, മാതേവൻപിള്ള ശിവതാണുപിള്ള അവർകൾ	താമരക്കുളം
൩	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, കണക്കു മാതേവൻ ആദമൂർത്തിപ്പെരുമാൾ അവർകൾ	[illegible]കുളം
൪	ഇരണിയൽ	,, ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള അവർകൾ	പത്മനാഭപുരം മുൻസിപ്പുകോർട്ടുവക്കീൽ
൫	കൽക്കുളം ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, കണക്കു കുമാരൻ മാതേവൻ അവർകൾ	[illegible]വീട്, തിട്ടുവേൽ കോണം,
൬	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, കണക്കു താണുവൻ കുമാരൻ അവർകൾ	ഉള്ളിയൂർവീട്, കേരളപുരം.
൭	വിളവംകോട	,, കണക്കു തയി ചെമ്പകരാമൻ രാമൻ അവർകൾ	[illegible] പുത്തൻവീട്ടു [illegible]

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ.

൮	നെയ്യാറ്റിങ്കര ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മ. രാ. രാ. കേശവപിള്ള അവർകൾ	[illegible]വീട്, ചെങ്കൽ പകുതി.
൯	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, മാതേവൻ കേശവൻ അവർകൾ	നെയ്യാറ്റിങ്കര, മുൻസിപ്പുകോർട്ടു വക്കീൽ
൧൦	തിരുവനന്തപുരം ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, പി. കെ. കേശവപിള്ള അവർകൾ ബി. ഏ. ബി. എൽ.	ഹൈക്കോർട്ടുവക്കീൽ, തിരുവനന്തപുരം.
൧൧	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, കെ. അച്യുതൻപിള്ള അവർകൾ ബി. ഏ. ബി. എൽ.	ടി
൧൨	നെടുമങ്ങാട്ടു	,, ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ അവർകൾ	[illegible]വീട്.
൧൩	ചിറയിൻകീഴ്	,, കണക്കു നീലകണ്ഠൻ പരമേശ്വരൻ അവർകൾ	ആറ്റിങ്ങൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടുവക്കീൽ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ.

നമ്പർ	താലൂക്ക	പേര്	മേൽവിലാസം
൫൪	കൊല്ലം ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മ. രാ. രാ. സി. രാമൻതമ്പി അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ.	ഹൈക്കോട്ട വക്കീൽ, കൊല്ലം
൫൫	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, രാമൻ ഗോവിന്ദൻ അവർകൾ	പിള്ളവീട്ടു, നെടുമ്പനപകുതി.
൫൬	കുന്നത്തൂർ	,, നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ അവർകൾ	കൈതപ്പുഴവീട്ടു, [illegible]പകുതി
൫൭	കാർത്തികപ്പള്ളി	,, പെരുമാൾ [illegible] നാരായണാളർ അവർകൾ	കളപ്പുരയ്ക്കൽ, ഹരിപ്പാട്ട
൫൮	കരുനാഗപ്പള്ളി ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, [illegible] മാധവൻ അവർകൾ	[illegible]വീട്ടു, ചവറ പകുതി
൫൯	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, എൻ. പത്മനാഭപിള്ള അവർകൾ	ചിറയിൽ കിഴക്കേവീട്ടു കൃഷ്ണപുരം
൬൦	മാവേലിക്കര	,, എൻ. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള അവർകൾ	മുളവനവീട്ടു, മാവേലിക്കര
൬൧	ചെങ്ങന്നൂർ	,, പി. പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ അവർകൾ	മുൻസിഫ്കോട്ടുവക്കീൽ, ചെങ്ങന്നൂർ
൬൨	തിരുവല്ലാ ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മിസ്റ്റർ കെ. എം. മാമ്മൻ മാപ്പിള	പാലിയക്കര, തിരുവല്ലാ
൬൩	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മ. രാ. രാ. നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ അവർകൾ	വാഴപ്പള്ളൂർ വടക്കേടത്തു തിരുവല്ല
൬൪	അമ്പലപ്പുഴ	,, എസ്. പരമേശ്വരമേനോൻ അവർകൾ	മണക്കാട്ടൊമ്പള്ളിവീട്ടു അമ്പലപ്പുഴ മുറി
൬൫	കൊട്ടാരക്കര	,, അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ അവർകൾ	നിലമേൽ വലിയവീട്ടു, ചടയമംഗലം
൬൬	പത്തനാപുരം	,, പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ അവർകൾ	വലിയവീട്ടു, തലവൂർപകുതി
൬൭	ചെങ്കോട്ട	,, ജി. ശങ്കരനാരായണയ്യർ അവർകൾ	ഡിസ്ട്രിക്ട്കോട്ടുവക്കീൽ ചെങ്കോട്ട

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ

നമ്പർ	താലൂക്ക	പേര്	മേൽവിലാസം
൬൮	ചേർത്തല ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മിസ്റ്റർ കണ്ടത്തിൽ വിനാസ്‌സി	എരമേശരിൽ, മാരാരിക്കുളം
൬൯	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മ. രാ. രാ. എൻ. പത്മനാഭക്കൈമൾ അവർകൾ	[illegible]ത്തിൽ ഉഴവൂർ
൭൦	വൈക്കം	,, പി. എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ	[illegible] ചേരിയിൽവീട്ടിൽ, കല. ഉദയനാപുരം
൭൧	ഏറ്റുമാനൂർ	,, ഗോവിന്ദൻ പരമേശ്വരൻ അവർകൾ	[illegible] വീട്ടിൽ, കൈപ്പുഴ
൭൨	കോട്ടയം ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, കണക്കു നാരായണൻ കേശവൻ അവർകൾ	താറയ്ക്കൽവീട്ടു, കാരാപ്പുഴ
൭൩	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മിസ്റ്റർ മാത്തു അലെക്സാണ്ട്രിയോസ്	വെങ്കിടത്തു, വിജയപുരം
൭൪	ചങ്ങനാശ്ശേരി ൧-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	,, ഉതുപ്പാൻ തൊമ്മൻ	വാഴയിൽ, വെളിയനാട
൭൫	ടി ൨-ം കൂട്ടം പകുതികൾ	മ. രാ. രാ. പരമേശ്വരൻ ഇരവി അവർകൾ	തോട്ടപ്പുറത്തു കിഴക്കേവീട്ടു, ചമ്പക്കര, നെടുംകുന്നം
൭൬	മീനച്ചൽ	മിസ്റ്റർ [illegible] മാത്തൻമാപ്പിള	[illegible], ഇടമറ്റം, മീനച്ചൽ
൭൭	മൂവാറ്റുപുഴ	,, തരിയാത്തു കുഞ്ഞിതൊമ്മൻ	ഇളഞ്ഞിക്കൽ [illegible]
൭൮	തൊടുപുഴ	,, അവുത ഔസേപ്പ്	[illegible]ഉരുളത്തിൽ, കലയന്താനം
൭൯	കുന്നത്തുനാട്ട	,, തരിയാത്തു മാത്തുതരകൻ	ചിറാത്തു, മൊറക്കാല മുറി
൮൦	ആലങ്ങാട്ട	സാഹബ് ബഹദൂർ കുഞ്ഞുകാതിർ പിള്ള	മനയ്ക്കത്തു, ആലുവാ
൮൧	പറവൂർ	മ. രാ. രാ. എം. ഗോവിന്ദമേനോൻ അവർകൾ	വക്കീൽ, പറവൂർ

ദേവികുളം ഡിവിഷൻ

നമ്പർ	താലൂക്ക	പേര്	മേൽവിലാസം
൮൨	ദേവികുളം	മ. രാ. രാ. പി. എം. രാമസ്വാമിരാജ അവർകൾ	പീയർമേഡ്, പൂഞ്ഞാറ
൮൩	[illegible]	,, ആർ. കൃഷ്ണപണിക്കർ അവർകൾ	[illegible], കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ചട്ടങ്ങൾ ൩-ം പ്രകാരം പ്ലാണ്ടർമാർ തിരിഞ്ഞെടുത്ത
മെംബർമാർ.

നംബർ	മെംബരുടെ പേര്	അസോസിയേഷന്റെ പേര്
൧	മിസ്റ്റർ ഡി. ജി. ക്യാമറൺ, കൊല്ലം	തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ പ്ലാണ്ടർമാരുടെ അസോസിയേഷൻ
൨	,, എച്ച്. ഡി. വെസ്റ്റ്വെ സ്റ്റാഗ് ബ്രൂക്ക് തോട്ടം	മധ്യതിരുവിതാംകോട്ടിലെ അസോസിയേഷനും ഉണ്ടക്കയം പ്ലാണ്ടർമാരുടെ അസോസിയേഷനും
൩	,, എ. ജെ. റൈട്ട്, കന്നിമലതോട്ടം	കണ്ണൻദേവൻ പ്ലാണ്ടർമാരുടെ അസോസിയേഷൻ

ചട്ടങ്ങൾ ൮-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം കച്ചവടക്കാർ തിരിഞ്ഞെടുത്ത
മെംബർമാർ.

നംബർ	മെംബരുടെ പേര്	പട്ടണത്തിന്റെ പേര്
൧	മിസ്റ്റർ എം. മാത്തുണ്ണി വറുഗീസ്	കോട്ടയം
൨	സാഹെബ് ബഹദൂർ നഹർഡിൻ കുഞ്ഞിക്കോയ	ആലപ്പുഴ
൩	മ. രാ. രാ. കെ. എ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ	കൊല്ലം
൪	,, എസ്. ഗണപതിപ്പിള്ള അവർകൾ	തിരുവനന്തപുരം
൫	,, രാമസ്വാമി മീനാക്ഷിചെട്ടിയാർ അവർകൾ	നാഗർകോവിൽ,
൬	,, എ. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ	കായംകുളം

ചട്ടങ്ങൾ ൭-ം പ്രകാരം പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികളാൽ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെംബർമാർ

നംബർ	മെംബരുടെ പേര്	പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര്
൧	മ. രാ. രാ. എ. എം. കുമാരപിള്ള അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ.	നാഗർകോവിൽ
൨	,, എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ.	തിരുവനന്തപുരം
൩	,, പി. കേശവപിള്ള അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ.	കൊല്ലം
൪	മിസ്റ്റർ പി. ജോസഫ് പാണ്ടാപ്പള്ളിൽ	ആലപ്പുഴ
൫	,, പി. എം. ചാക്കോ ബി. എ.	കോട്ടയം
൬	മ. രാ. രാ. ഇ. എൻ. കേശവപിള്ള അവർകൾ ബി. എ.	കായംകുളം
൭	,, വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ മൂത്തത് അവർകൾ	തിരുവല്ലാ
൮	,, ജി. വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ അവർകൾ	വൈക്കം
൯	,, ടി. എ. ഗോപാലപിള്ള അവർകൾ	ആലുവാ

ചട്ടങ്ങൾ ൬-ം പ്രകാരം ജന്മിമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മെംബർമാർ.

നംബർ	മെംബരുടെ പേര്	ഡിവിഷന്റെ പേര്
൧	മ. രാ. രാ. നാരായണരു [illegible] അവർകൾ	പത്മനാഭപുരവും തിരുവനന്തപുരവും ഡിവിഷൻ
൨	,, [illegible] മഹാദേവരു അവർകൾ	കൊല്ലം ഡിവിഷൻ
൩	,, നാരായണൻ [illegible] നമ്പൂരി, [illegible] അവർകൾ	കോട്ടയം ഡിവിഷൻ

ചട്ടങ്ങൾ ൭-ം പ്രകാരം ഗവർന്മെണ്ടു നിയമിച്ച മെംബർമാർ

നമ്പർ	മെംബരുടെ പേർ	മേൽവിലാസം
൧	മ. രാ. രാ. കെ. പി. നാരായണപിള്ള അവർകൾ	പൂഞ്ഞാർ ഇടവക ഏജന്റ്
൨	സാഹിബ് ബഹദൂർ ഗുലാംമൈതീൻപിച്ച ഹസ്സൻ പിള്ള	തിരുവിതാംകോട്ടു, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ മഹമ്മദീയന്മാർക്കുവേണ്ടി
൩	,, കൊച്ചുഹസ്സൻ കുഞ്ഞു	കൊല്ലം, കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ മഹമ്മദീയന്മാർക്കുവേണ്ടി
൪	,, ഷെയിക് മഹമ്മദ് ഹാമിദാനി തങ്ങൾ	വൈക്കം, കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ മഹമ്മദീയന്മാർക്കുവേണ്ടി
൫	മിസ്റ്റർ ഡബ്ലിയു. ജെ. ചാക്കോ ബി. എ. എൽ. ടി.	കോട്ടയം, തിരുവിതാംകോട്ടു കൊച്ചിയും ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വകക്കു
൬	,, അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് മയെയ്ക്കൽ	കൊല്ലം (തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, നാഗർകോവിൽ ഇവയിലെ റോമൻ കത്തോലിക് അസോസിയേഷൻ വക)
൭	,, എൽ. എച്ച്. നെറ്റോ	തിരുവനന്തപുരം, സമുദ്രതീരത്തു താമസിക്കുന്ന റോമൻ കത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടി
൮	മ. രാ. എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ അവർകൾ	ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം, സെക്രട്ടറി
൯	,, അയ്യൻ കാളി അവർകൾ	വെങ്ങാനൂർ സാധുജനപരിപാലന സംഘം (പുലയന്മാർ)
൧൦	,, എ. പപ്പു അവർകൾ ബി. എ.	വിളവംകോടു
൧൧	,, വി. കൊച്ചപ്പു തരകൻ അവർകൾ	വയല, കടക്കാവൂർ ചിറയിൻകീഴ്
൧൨	,, ശങ്കരൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു ചാന്നാർ അവർകൾ	ആലുംമൂട്ടിൽ, ഹരിപ്പാട്
൧൩	,, ഗോവിന്ദൻ കേശവൻ അവർകൾ	മട്ടാഞ്ചേരി, ചേർത്തല
൧൪	,, സി. കെ. കൃഷ്ണപണിക്കർ അവർകൾ	ഏടനെത്തറ, കോട്ടയം
൧൫	,, ഉണ്ണാമൻ കൃഷ്ണൻ അവർകൾ	കുന്നത്തു, മോളിയങ്കര, പറവൂർ
൧൬	മിസ്റ്റർ കെ. കെ. കരുവിള ബി. സി. ഇ.	പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. LI. TRIVANDRUM, TUESDAY—September 10, 1912 / Chingom 26, 1088. No. 37.

Part II.—രണ്ടാം ഭാഗം

കൊട്ടാരം ആപ്പീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ,

കൊട്ടാരത്തിൽവെച്ച ൧൦൮൮-ാമാണ്ട കന്നിമാസം ൧൦-ാം- മുതൽ തുടങ്ങിനടത്തുന്ന മഹാനവമി പൂജയാഘോഷത്തിൻവകക്ക ഒന്നാംദിവസംമുതൽ ൯-ാംദിവസംവരെ ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങളിൽ കുലവാഴ ഇളനീർ ... പഴക്കാമ്പഴ ... ഈ വക കൂട്ടം സാമാനങ്ങൾക്ക ഇനം വിവരവും തുകയും കാണിച്ച എഴുതിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ലിസ്റ്റുപ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ ഏല്പിക്കയും ... മുറപോലെ വേണ്ടതാകും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയൊ ഡെമണിവെക്കയൊ ചെയ്കയും ചെയ്യുന്നതിന മനസ്സുള്ള ആളുകൾ കൊട്ടാരംആപ്പീസുമുമ്പാകെ വരുത്തിനിർത്തി ലേലം വിളിപ്പിച്ച എല്ലാ സാമാനങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചെങ്കിലും ഓരോരോസാമാനങ്ങൾക്ക ചില്ലറയായിട്ടെങ്കിലും സഹായവിലക്ക ആളെപ്പെടുന്നതുപോലെ കത്തകൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽചേരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമൊ ഡെമണിയൊ ഉറപ്പാക്കി ഉടമ്പടി എഴുതിവെച്ച ഏല്ക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിനവേണ്ടി ലേലസമയം ൧൦൦ രൂപാ കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ രൂപാ കെട്ടിവെക്കാത്ത ആളുകളെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകയാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കത്തകൾ ഏറ്റെടുപ്പാൻമനസ്സുള്ള ആളുകൾ വരുന്ന കന്നിമാസം ൭-ാം- പകൽ ൧൧ മണിക്കമേൽപ്രകാരം രൂപായോടുകൂടി കൊട്ടാരം ആപ്പീസിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം.

ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടുകഴിയുമ്പോൾ മേലെഴുതിയപോലെ കെട്ടിവെയ്ക്കുന്ന രൂപായിൽ കത്തകൾ ഏല്ക്കുന്നവരുടെ രൂപാ ഡെമണിക്ക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷംപേരുടെരൂപാ ഉടൻ തിരികെകൊടുപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളികെട്ടതിന്റെശേഷം പോരാത്ത മാത്രമൊ ഡെമണിയൊ രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഉറപ്പാക്കി ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കാതെയും ഉടമ്പടിചെയ്ത കത്തകനടക്കുന്നസമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സാമാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഏല്പിക്കാതെയൊ ഏല്പിക്കയുംഹാജരാക്കുന്ന സാമാനങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിന കൊള്ളാതെയും മേനിയല്ലാതെയും തരദേശമായും ഇരിക്കയുംചെയ്ത വിഴുക്ക ഇടവരുത്തുകയൊ കത്തകയിൽനിന്നും പിൻവാങ്ങുകയൊചെയ്യാതെ ൟ കത്തക ആവർത്തിച്ച ലേലംവിളിപ്പിച്ച ആളെപ്പെടുത്തിയൊ വേറെവിധം ഏർപ്പാട്ചെയ്തൊ നടത്തിക്കയും അങ്ങിനെ നടത്തിക്കുന്നതിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക ഏതെങ്കിലും നഷ്ടംവന്നാൽ ആ നഷ്ടം ആദ്യകത്തകക്കാരന്റെ സ്ഥാപരജംഗമാസ്തികളിൽനിന്നും കരക്കുടിശിഖ ൟടാക്കുന്നമാതിരിയിൽ വസൂലാക്കുകയും ഡെമണി പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽകൂട്ടിക്കയും ചെയ്യുന്നതും ലാഭംവരുന്നതിന ആദ്യകത്തകക്കാരൻ അവകാശം പറയുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

ലിസ്റ്റുപ്രകാരമുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലുംസാമാനങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയിൽ കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടമ്പടിയിൻ വിലതോതനുസരിച്ച ഏല്പിക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും സാമാനങ്ങൾ അത്രയുമോ തികയൊ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ ശേഷമുള്ള ഏതാനുമൊ ഏല്ക്കണമെന്ന കത്തകക്കാരൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഏല്പിക്കുന്ന സാമാനങ്ങളുടെ വിലകൊടുക്കുന്നത ക്രമപ്രകാരമുള്ള ബില്ലനുസരിച്ച നിത്യച്ചിലവിനിന്നും വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു.

കൂടുതലായി വല്ലവിവരവും അറിയണമെന്നുള്ളവർ ലേലദിവസത്തിനമുമ്പ ൟ ആപ്പീസിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതുംആകുന്നുവെന്നു.

൧൦൮൮ മാണ്ട ചിങ്ങമാസം ൧൯-ാം-

കൊട്ടാരം സർവാധികാര്യക്കാർ
സി. രാഘവാചാര്യർ

കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന മഹാനവമി പൂജവകകൾക്ക ൧൦൯൦ മാണ്ടത്തേക്ക വേണ്ടസാമാനങ്ങൾക്ക വിവരംഎഴുതിയ ലിസ്റ്റ്

നമ്പ്ര	ഇനം	ഒന്നാം ദിവസം	രണ്ടാം ദിവസം	മൂന്നാം ദിവസം	നാലാം ദിവസം	അഞ്ചാം ദിവസം	ആറാം ദിവസം	ഏഴാം ദിവസം	എട്ടാം ദിവസം	ഒൻപതാം ദിവസം	ആകെ തുക	റിമാർക്ക്
൧	താമരപ്പൂവ് എണ്ണം	൬	൬	൬	൬	൬	൬	൬	൬	൬	അൻപത്തിനാലു	
൨	രാമച്ചം തുലാം		...	...	...	...	...	...	...	൩	മൂന്നു	
൩	ഉരമ്പിച്ചിനാരങ്ങാ തുലാം	൧൦	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൨൦൦	മുന്നൂററി പതിനഞ്ചു	
൪	പഴുക്കാപാക്ക് എണ്ണം	൭൦൦൦	൭൦൦൦	൭൦൦൦	൭൦൦൦	൭൦൦൦	൭൦൦൦	൨൦൦൦൦	൨൦൦൦൦	൩൦൦൦൦	ഒരു ലക്ഷത്തി പന്തീരായിരം	
൫	കുലവാഴ എണ്ണം	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൫൦	൨൫൦	൩൦൦	ആയിരത്തിമുന്നൂറ	
൬	വാഴത്തട എണ്ണം	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	൧൫	നൂററിമുപ്പത്തിഅഞ്ചു	
൭	വാഴയില എണ്ണം	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	൭൫	അറുനൂററിഎഴുപത്തഞ്ചു	
൮	വെവട്ടി എണ്ണം	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	൩൫	മുന്നൂററിപതിനഞ്ചു	
൯	വെമ്പരമ്പു എണ്ണം	൧	൧	൧	൧	൧	൧	൧	൧	൧	ഒൻപതു	
൧൦	കാൽകോട്ടകൊള്ളുന്ന പനന്തൊലവട്ടി എണ്ണം	൧	...	...	...	...	...	...	...	...	ഒന്നു	
൧൧	ചൂരൽകൊട്ട എണ്ണം	൨	...	...	...	...	...	...	...	...	രണ്ടു	
൧൨	പനമ്പോലകടകം എണ്ണം	൭	.	...	...	...	...	...	...	...	ഏഴു	
൧൩	ഇളനീർ എണ്ണം	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൧൦൦	൨൦൦	ആയിരം	
൧൪	ഇലഞെട്ട് വെററില എണ്ണം	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൧൫൦	൩൦൦	ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ	
൧൫	കുത്ത് വെററിലക്ക വെററില എണ്ണം	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	൧൧൦൦	ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം	
൧൬	നാടൻപാക്ക എണ്ണം	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൪൦൦	൬൦൦	മുവായിരത്തി എണ്ണൂറ	
൧൭	തീരിശില തുലാം	൴	൴	൴	൴	൴	൴	൴	൴	൴	നാലര	

Notice.

The following books are available for sale at the Government Press, at the prices noted against each. The value of the books required should be remitted into any of the Government Treasuries and the Chalan receipt presented at the Government Press either by the applicant in person or by a duly authorised agent.

No.	Name of publication.	Price per copy. Rs.	ch	c.	Remarks.
1	Malayalam Infant Reader, 9th Edition	...	2	4	
2	Malayalam 1st Reader, 6th Edition	...	5	...	
3	Malayalam Second Reader 5th Edition	...	6	...	
4	Do. Fourth Reader, 3rd Edition.	...	14	...	
5	C. S. R. 2nd Edition English	...	21	...	
6	Treasury Manual, English	...	4	...	
7	Account Code, Part I	...	6	...	
8	Do. Do. Malayalam	...	6	...	
9	Do. Part II English	...	6	...	
10	Do. Do. Malayalam	...	6		
11	Christianity in Travancore English	...	14	4	
12	Mahacharita Sangraham Malayalam	...	17	...	
13	Akbar, Do.	...	21	6	
14	Puranakatha Nikhandu	2	1	...	
15	Forest Trees of Travancore, English	3	15	12	
16	The Unrepealed Regulations, English (3 Vols.)	8	4	...	
17	Census Report 1891—Vols I and II	5	2	8	
18	Do. 1901—Vols. I, II and III	6	3	...	
19	Do. Do. Malayalam	...	14	...	
20	Map of Travancore, Malayalam	3	1	8	
21	Do. Tamil	3	1	8	
22	Travancore Law Reports—Index to Volume X	...	14	...	
23	Do. Vol. X Part IV	...	14	...	
24	Do. Vol. XI Part IV	...	14	...	
25	Do. Index to Vol. XI	...	14	...	
26	Do. Index to Vol. XII	...	14	...	
27	Do. Index to Vol. XIII	...	14	...	
28	Do. Index to Vol. XVIII	...	14	...	
29	Do. Vol. XVIII Part I	...	14	...	
30	Do. Index to Vol. XXI	...	14	...	
31	Do. Vol. XXII Part I	...	14	...	
32	Do. Index to Vol. XXII	...	14	...	
33	Do. Vol. XXIII Part III	...	14	...	
34	Do. Index Do.	...	14	.	
35	Do. Vol. XXIV Part III	...	14	...	
36	Do. Do. Part IV	...	14	...	
37	Do. Vol XXVII Part II	...	14	...	
38	Do. Do. III	...	14	...	
39	Do. Do. IV	...	14	...	
40	Do. Vol XXIII	2	14	...	
41	Do. Vol XXIV	2	14	...	
42	Regulation I of 1062, Court fees, Malayalam	...	2	...	
43	Do. II of 1062 Limitation, Malayalam	...	4	...	
44	Do. II of 1067 Land Conservancy, English	...	1	...	
45	Do. III of 1067 Land Acquisition, English	...	2	...	
46	Do. Do. Malayalam	...	2	...	
47	Do I of 1068 Revenue Recovery, English	...	9	...	
48	Do. V of 106[illegible] English	...	1	...	

No.	Name of publication.	Price per copy. Rs.	ch.	c.	Remarks.
49	Regulation V of 1068 Malayalam ...	...	1	..	
50	Regulation III of 1071 Gambling, English ...	...	3	..	
51	Do. Do Malayalam ...	...	3	..	
52	Do. V of 1071, Jenmi and Tenant, English ...	...	18	...	
53	Do. Do. II of 1072 General clauses, English.	...	4	..	
54	Do. Malayalam ...	...	6	...	
55	Regulation III of 1072 Irrigation, English ...	...	6	8	
56	Do. Do. Malayalam ...	...	6	...	
57	Stamp Regulation English ...	...	7	...	
58	Regulation IV of 1073, Abkari, English ...	...	14	...	
59	Do. Do. Malayalam ...	...	18	...	
60	Do VI of 1073 Departmental Enquiry, Malayalam..	...	2	...	
61	Regulation I of 1074 Penal Code, English ...	...	14	...	
62	Do. Do. Malayalam ...	...	16	...	
63	Regulation II of 1074, Cr. P. C., English ...	...	21	6	
64	Do. Do. Malayalam ...	1	...	8	
65	Do. V of 1074 Land Acquisition for Railways, English.	...	2	...	
66	Do. Do. Malayalam ...	..	2	...	
67	Do. VI of 1074 Wills, English ...	...	1	8	
68	Do. Do. Malayalam ...	...	2	...	
69	Do. III of 1075 Malayalam ...	...	4	.	
70	Do. III of 1076 T. I. C., English ...	..	7		
71	Do. Do. Malayalam ...	..	7	..	
72	Do. II of 1079 Printing Press, English ...	...	2	8	
73	Do. Do. Malayalam ...	...	3	.	
74	Do. III of 1079 Religious Endowments, English ...	..	1	...	
75	Do. Do. Malayalam ...	...	1	8	
76	Do. IV of 1079 Cruelty to Animals, English ...	...	1	8	
77	Do. Do. Malayalam ...	...	1	8	
78	Do. V of 1079 Use of Explosives, English ...	...	1	...	
79	Do. Do Malayalam ..	...	1	6	
80	Treasury Manual Reprint Malayalam ...	...	7	.	
81	Travancore Education Code English ...	...	14	...	
82	Registration Rules, English ...	...	17	4	
83	Do Malayalam ...	..	17	4	
84	Sub-Treasury Manual, English ...	...	6	..	
85	Malayalam Education Code ...	...	7	..	
86	Tamil Do ...	...	7	...	
87	C. S. R. 2nd Edition Malayalam ...	..	14	...	
88	English Almanac & Directory for 1912 ..	1	7	10	
89	Sheet Calendar for 1912 English ...	..	2		
90	Diary for 1912 English ..	...	12	..	
91	Regulation I of 1063 Malayalam ...	..	14	.	
92	T. S. R. English, 3rd Edition ...	...	21	...	
93	Polymetrical Table English ...	1	.	.	
94	Malayalam Almanac for 1088 ...		14	.	
95	Sheet Calendar for 1088 ...	..	2	...	
96	Tear-off Calendar for 1088 ...	.	5	...	

Goverament Press,
Trivandrum,
26-1-1088.

C. V. RAMAN PILLAI,
Superintendent.

ANCHAL NOTICE.

Hanging letter-boxes have been placed in the following localities:—

Name of station where the letter box is placed.	Name of Anchal Office by which the box is cleared	Time of clearance
1. Chelakompu.	Karukachal.	On alternate days at 8.30 A. M.
2 Nanthancode.	Trivandrum.	Daily at 5.30 P. M.
3. The Shop near the Chathankara Temple.	Mepral.	Every Monday, Wednesday and Friday at 3 P. M.

Anchal Superintendent's Office
Trivandrum, 6th September 1912.

T. PADMANABHA ROW,
Anchal Superintendent.

അഞ്ചൽ പരസ്യം

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുത്തുപെട്ടികൾ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെട്ടി വച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം	പെട്ടി ഏതു അഞ്ചലാപ്പീസിൽ നിന്നും തുറക്കപ്പെടും എന്നു	പെട്ടി എപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്നു
ചേലകൊമ്പു	കറുകച്ചാൽ വില്ലേജ്	ഒന്നരാടം ദിവസം കാലത്തു ൮ അര മണിക്കു
നന്തൻകോടു	തിരുവനന്തപുരം	ദിവസംപ്രതി വൈകീട്ടു ൫ അര മണിക്കു
ചാത്തൻകര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള പീടിക	മേപ്രാൽ വില്ലേജ്	ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ ൩ മണിക്കു

൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൨൨-ാം

ടി. പത്മനാഭരായർ,
അഞ്ചൽ സൂപ്രേണ്ട്,

// TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY September 10, 1912 / Chingom 26, 1088 No. 37

EDUCATIONAL DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

R. Krishnan, a pupil of A. V. Boys' School, Chennamangalam, is debarred from admission to any school, or examination for two years, for having tampered with a transfer certificate issued by the headmaster of the A. V. P. School, Chelakara

Sd./ C. MATHAI,
Chief Inspector of Schools
in Charge.

Office of the Director of Education,
Trichur, 22nd August '12/7th Chingam 1088.

Re-published for the information of Headmasters of all recognised schools in the State.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 5th September 1912.

A. W. BISHOP,
Director of Public Instruction.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again:—

(1) G. O. No. E. 1957, dated the 23rd September 1910.

Read also:—

(2) Letter No 6781, dated the 16th July 1912, from the Director of Public Instruction.

In G. O. No. E. 1957, dated the 23rd September 1910, His Highness' Government laid down a scheme for the revision of the establishments of the Sirkar Elementary Schools in the State, and they further ordered that the revision should be worked out taluk by taluk. In his letter read above, the Director of Public Instruction has submitted proposals for the revision of the establishment in each of the Departmental Elementary Schools of the Changanacheri and Meenachil taluks.

ORDER THEREON, No. E. 1701, DATED TRIVANDRUM, 18TH AUGUST 1912.

His Highness' Government sanction the staff of the Departmental Elementary Schools in the taluks of Changanacheri and Meenachil being revised and fixed as shown in the Statement (A) appended hereto, with effect from the 1st Chingom 1088. The Government note that the additional expenditure involved on account of establishment amounts to Rs. 1,379 per mensem, or Rs. 16,548 per annum, the total cost of the revised staff being Rs. 1,447 in the Changanacheri taluk and Rs. 885 in the Meenachil taluk, making a total of Rs. 2,332 per mensem, or Rs. 27,984 per annum.

2. The Government also sanction revised fixed contingencies being allowed to each of the schools in the two taluks, as per Statement (B) appended.

3. The Government sanction the following recommendations of the Director :—

(i) that K. Madhava Panicker, Headmaster, Thrikodithanam Higher Grade Elementary School, S. Govinda Iyen, Headmaster, Valianad Lower Grade Elementary School, S. Sankara Warier, Ag. Headmaster, Manchadikara Lower Grade Elementary School, E. Govinda Pillai, Assistant, Manchadikara Lower Grade Elementary School, P. K. Mydeen Meera, 3rd Assistant, Changanacheri Mohamedan Lower Grade Elementary School, Parameswara Iyer, 2nd Assistant, Changanacheri Lower Grade Elementary School, M. Mathai, Headmaster, Kondur Lower Grade Elementary School, be retired from the service, on such pension or gratuity as they may be eligible for under the rules, on account of their incapacity for further service; and

(ii) that the Elementary Department attached to the Bharananganam Lower Grade Secondary School, be separated and located in a separate building constructed by the people of the locality, the two teachers now on the staff of the Secondary School being drafted to the new school.

4. The Director should forward, through the Account Office, proposition statements for the establishments according to the present revision and for the corresponding reduction in the Provincial Establishment.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

The Director of Public Instruction.
The Account Officer.
The Gazette.

STATEMENT A.

CHANGANACHERI TALUK.

Changanacheri Higher Grade Elementary School.

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	20	1 Headmaster (20+10) ...	30
1 Assistant ...	15	3 Teachers on Rs. 15 each ...	45
2 Assistants on Rs. 12 each ...	24	2 Teachers on Rs. 12 each ...	24
2 Assistants on Rs. 9 each ...	18	6 Teachers on Rs. 10 each ...	60
1 Sanskrit Munshi ...	8	1 Munshi ...	15
1 Assistant ...	7	1 Drawing Master ...	15
1 Gymnastic Instructor ...	10	1 Gymnastic Instructor ...	10
1 Watcher ...	4	1 Servant ...	6
Total Rs. 106 per mensem.		Total Rs. 205 per mensem.	

(2) *Thrikodithanam Higher Grade Elementary School.*

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	20	1 Headmaster (20+10) ...	30
1 Assistant ...	15	2 Teachers on Rs. 15 each ...	30
1 " ...	10	1 Teacher ...	12
1 " ...	9	5 Teachers on Rs. 10 each ...	50
1 " ...	8	1 Munshi ...	15
1 " ...	7	1 Drawing Master ...	15
		1 Gymnastic Instructor ...	10
		1 Servant ...	6
Total Rs. 69 per mensem.		Total Rs. 168 per mensem.	

(3) *Vezhapra Higher Grade Elementary School.*

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	20	1 Headmaster (20+10) ...	30
3 Assistants on Rs. 9 each ...	27	3 Teachers on Rs. 15 each ...	45
		1 Teacher ...	12
		5 Teachers on Rs. 10 each ...	50
		1 Munshi ...	15
		1 Drawing Master ...	15
		1 Gymnastic Instructor ...	10
		1 Servant ...	6
Total Rs. 47 per mensem.		Tota Rs. 183 per mensem.	

(4) *Muttar Higher Grade Elementary School.*

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	10	1 Headmaster (15+5) ...	20
1 Assistant ...	8	1 Teacher ...	12
3 Assistants on Rs. 7 each ...	21	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
Total Rs. 39 per mensem		Total Rs. 62 per mensem.	

(5) *Thotakad Lower Grade Elementary School.*

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	9	1 Headmaster (12+5) ...	17
2 Assistants on Rs. 7 each. ...	14	7 Teachers on Rs. 10 each ...	70
Total Rs. 23 per mensem.		Total Rs. 87 per mensem.	

(6) *Nedumkunnam Lower Grade Elementary School.*

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ...	10	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ...	7	5 Teachers on Rs. 10 each ...	50
Total Rs. 17 per mensem.		Total Rs. 67 per mensem.	

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
(7) Cheeranchira Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster	8	4 Teachers on Rs 10 each ...	40
Total Rs. 8 per mensem.		Total Rs 40 per mensem.	
(8) Vrikanad Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	10	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ..	7	3 Teachers on Rs 10 each ..	30
Total Rs. 17 per mensem		Total Rs. 47 per mensem	
(9) Poovathu Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	10	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ...	7	4 Teachers on Rs 10 each ..	40
Total Rs. 17 per mensem.		Total Rs. 57 per mensem.	
(10) Puthupalli Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	12	1 Headmaster (12+5) ..	17
4 Assistants on Rs. 7 each ...	28	6 Teachers on Rs. 10 each ...	60
Total Rs. 40 per mensem.		Total Rs. 77 per mensem.	
(11) Changanacheri Mahomedan Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	12	1 Headmaster (12+5) ...	17
3 Assistants on Rs 7 each ..	21	6 Teachers on Rs. 10 each ...	60
Total Rs. 33 per mensem.		Total Rs. 77 per mensem.	
(12) Neelamperoor Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	10	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ...	8	6 Teachers on Rs. 10 each ...	60
1 Assistant ..	7		
Total Rs. 25 per mensem.		Total Rs. 77 per mensem.	
(13) Manchadikara Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ..	9	1 Headmaster (12+5) ..	17
1 Assistant ...	9	5 Teachers on Rs. 10 each ..	50
3 Assistants on Rs. 7 each ..	21		
Total Rs. 39 per mensem.		Total Rs. 67 per mensem.	
(14) Changanacherri Lower Grade Elementary School.			
1 Headmaster ...	9	1 Headmaster (12+5) ...	17
2 Assistants on Rs 7 each ..	14	4 Teachers on Rs 10 each ...	40
Total Rs. 23 per mensem.		Total Rs 57 per mensem.	
(15) Perunnayil Higher Grade Elementary School for Girls.			
		1 Headmistress (25+15) ...	40
1 Headmaster ..	18	2 Teachers on Rs 20 each .	40
1 Assistant .	11	1 Teacher ...	15
1 " ...	10	4 Teachers on Rs 10 each ...	40
1 " ..	9	1 Bhagavathar ...	10
1 " ..	8	1 Drawing Master ...	15
1 Bhagavathar ...	7	1 Sewing Mistress ...	10
		1 Servant ...	6
Total Rs. 63 per mensem		Total Rs 176 per mensem.	

MEENACHIL TALUK.

(1) Pala Higher Grade Elementary School.

Present Establishment.	Pay Rs.	Sanctioned Establishment.	Pay Rs.
1 Headmaster ..	18	1 Headmaster (20 + 10) ...	30
1 Assistant ...	12	2 Teachers on Rs. 15 each ...	30
2 Assistants on Rs. 9 each ...	18	2 Teachers on Rs. 12 each ...	24
2 Assistants on Rs. 8 each ...	16	4 Teachers on Rs. 10 each ..	40
1 Assistant ...	7	1 Munshi ...	15
		1 Drawing Master ...	15
		1 Gymnastic Instructor ...	10
		1 Servant ...	6
Total Rs. 71 per mensem.		Total Rs. 170 per mensem.	

(2) Bharananganam Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ..	7	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
1 Assistant ...	7	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
Total Rs. 14 per mensem.		Total Rs. 47 per mensem.	

(3) Puliyannoor Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ...	9	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
2 Assistants on Rs. 7 each ...	14	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
Total Rs. 23 per mensem.		Total Rs. 47 per mensem.	

(4) Kondoor Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ...	9	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
1 Assistant ...	8	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
1 Assistant ...	7		
Total Rs. 24 per mensem.		Total Rs. 47 per mensem.	

(5) Meenachil Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ...	9	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
1 Assistant ...	7		
Total Rs. 16 per mensem.		Total Rs. 30 per mensem.	

(6) Edamattam Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ..	12	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
1 Assistant ...	9	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
2 Assistants on Rs. 7 each ..	14		
Total Rs. 35 per mensem.		Total Rs. 47 per mensem.	

(7) Kadanad Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ...	7	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
1 Assistant ...	7	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
Total Rs. 14 per mensem		Total Rs. 47 per mensem.	

(8) Ramapuram Lower Grade Elementary School.

1 Headmaster ...	12	1 Headmaster (12 + 5) ...	17
2 Assistants on Rs. 8 each ...	16	6 Teachers on Rs. 10 each ...	60
1 Assistant ..	7		
Total Rs. 35 per mensem.		Total Rs. 77 per mensem.	

(9) Poovarni Lower Grade Elementary School.

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ...	8	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ...	7	4 Teachers on Rs. 10 each ...	40
Total Rs. 15 per mensem.		Total Rs. 57 per mensem.	

(10) Anthinad Lower Grade Elementary School.

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ...	8	4 Teachers on Rs. 10 each ...	40
1 Assistant ...	7		
Total Rs. 15 per mensem.		Total Rs. 40 per mensem	

(11) Pala Lower Grade Elementary School for Girls

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ..	18	1 Headmistress (15+7) ...	22
1 Assistant ..	10	3 Teachers on Rs. 10 each ...	30
2 Assistants on Rs. 7 each ..	14	1 Bhagavatar ...	10
1 Baghavatar ...	7	1 Sewing mistress ...	10
Total Rs. 49 per mensem.		Total Rs. 72 per mensem	

(12) Bharananganam Lower Grade Elementary School for Girls

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ...	9	1 Headmistress (15+7) ...	22
3 Assistants on Rs. 7 each ...	21	5 Teachers on Rs. 10 each ...	50
		1 Bhagavatar ...	10
		1 Sewing mistress .	10
Total Rs. 30 per mensem.		Total Rs. 92 per mensem.	

(13) Edamattom Lower Grade Elementary School for Girls.

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ...	10	1 Head mistress (10+5) ...	15
2 Assistants on Rs. 7 each ..	14	2 Teachers on Rs. 10 each ...	20
1 Baghavatar ...	7	1 Baghavatar ...	10
		1 Sewing mistress ...	10
Total Rs. 31 per mensem.		Total Rs. 55 per mensem.	

(14) Parapally Lower Grade Elementary School.

Present Establishment	Pay Rs.	Sanctioned Establishment	Pay Rs.
1 Headmaster ..	8	1 Headmaster (12+5) ...	17
1 Assistant ..	7	4 Teachers on Rs. 10 each ...	40
Total Rs. 15 per mensem.		Total Rs. 57 per mensem.	

STATEMENT B.

CONTINGENCIES.

	Changanacherri Taluk.	Sanctioned amount per mensem
1.	Changanacherri Higher Grade Elementary School	3
2.	Thrikodithanam Do.	2
3.	Vezhapra Do.	2
4.	Muttar Do.	2
5.	Kottakad Lower Grade Elementary School	2
6.	Nedumkunnam Do.	3
7.	Cheeranchora Do.	3
8.	Velianad Do.	3
9.	Poovathu Do.	3
10.	Puthupally Do.	3
11.	Changanacheri Mahomedan Do.	3
12.	Nilamperur Do.	3
13.	Manchadikara Do.	3
14.	Changanacheri Do.	3
15	Perunnayil Higher Grade Elementary School for Girls	3
	...	4½
		Total 43½

Meenachil Taluk.

1.	Pala Higher Grade Elementary School	...	...	...	2
2.	Meenachil Lower Grade Elementary School	...	...	...	$1\frac{1}{2}$
3.	Edamattom Do.	...	...	...	3
4.	Kadanad Do.	...	...	...	3
5.	Ramapuram Do.	...	...	...	3
6.	Bharananganam Lower Grade Elementary School	...	...	...	3
7.	Puliyannur Do.	...	...	...	3
8	Parapalli Do.	...	...	...	3
9.	Kondur Do.	...	...	...	3
10.	Poovarni Do.	...	...	...	3
11.	Anthinad Do.	...	...	...	3
12.	Pala Lower Grade Elementary School for Girls	...	...	...	$4\frac{1}{2}$
13.	Bharananganam Do.	...	...	...	$4\frac{1}{2}$
14.	Edamattom Do.	...	...	...	3
				Total	$42\frac{1}{2}$

NOTICE.

Applicants for duplicate copies of the School Leaving Certificates are informed that they can obtain copies of the last two pages of the Certificate, *viz.*, the summary of marks and the endorsement, upon the production of an identification Certificate from the Headmaster of the school from which they were presented for the Examination and of a Treasury Receipt for Rs. 3 (three).

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 10th August 1912.

A. W. BISHOP,
Director of Public Instruction.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L] TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912. / Chingom 26, 1088. No. 37.

EXCISE DEPARTMENT.

Leave of Absence.

M. R. Ry., T. R. Kesava Iyer Avergal, B. A., Circle Officer, Arukutty, is granted a day's casual leave.

Cancelment of Leave.

The five days' casual leave granted to M. R. Ry., C. E. Kesava Pillai Avergal, B. A., Circle Officer, Piravom, is cancelled at his request.

Excise Commissioner's Office, Trivandrum, 4th September 1912/20th Chingom 1088.

N. RAMAN PILLAI,
Excise Commissioner.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

(1) Letter No. S. R. 2801, dated the 12th June 1911, to the Excise Commissioner.

Read also :—

(2) The representation made by Mr. L. H. Netto, Member, Sri Mulam Popular Assembly, at the Eighth Session.

(3) Letter No 14781/G. 3692, dated the 30th June 1912, from the Excise Commissioner.

The question of opening fish-curing yards in Travancore began to engage the attention of the Government so far back as 1883. After some correspondence on the subject with the Division Peishkars, the Commercial Agent, and the Salt Deputy Peishkar, the question was ultimately dropped, in 1889, as the Government entertained serious apprehensions as to the expediency of establishing such yards, in view to the great loss that might result in the Salt Revenue of the State.

2. In February 1911, the Government had occasion to peruse a copy of a "Note on the fish-curing yards in Malabar" and the Excise Commissioner was asked to submit a full report on the feasibility or otherwise of opening similar yards in Travancore. In his letter dated the 30th June 1912, the Excise Commissioner reports that the establishment of fish-curing yards along the coast will certainly affect prejudicially the revenue, as salt will have to be sold to the fish curers at a very low price. He states that the extent of the loss of revenue cannot be adequately gauged unless a fish-curing yard is opened experimentally and the results examined at the end of a year. His proposals are :—

(1) that an experimental yard be opened in the fishing village of Muttom in South Travancore, which is not far removed from the Rajakamangalam Salt Factory, and in close proximity to which there are five other important fishing villages which can have the benefit of the proposed yard ;

(2) that a site be acquired for opening the yard and a small building be put up on the site ;

(3) that a staff consisting of

one 1st grade petty officer on Rs. 20,
one Do. peon ... Rs. 8, and
one 2nd grade peon ... Rs. 7,

costing Rs. 420 per annum, be entertained for supervising the operations and for guarding the yard, and

(4) that salt be sold, for fish-curing purposes, at the rate of (12) twelve annas per maund, *plus* a small cess to cover the cost of the establishment and the capital outlay incurred in the acquisition of the site and the erection of a building thereon.

3. At the Eighth Session of the Assembly, Mr. L. H. Netto suggested that the Government should take measures to encourage and develop the fishing industry. The Member prayed for the establishment of fish curing yards at several convenient centres and for the sale of salt, at cost price and free of duty, from the yards, as in British India. He also prayed that an expert be appointed to investigate the question of fisheries with a view to advise the Government on the methods of developing the industry.

ORDER THEREON, No. S. R. 2008, DATED, TRIVANDRUM, 23RD AUGUST 1912.

The Government recognise the importance of the fish-curing industry, and they consider that, in the interests both of the traders in salt fish and of the consumers of the commodity, facility should be afforded for the supply of salt for fish-curing purposes at a low price. They agree with the Excise Commissioner that, before establishing fish-curing yards in many places all along the coast, it would be advisable to start and work one tentatively. The Government therefore sanction the Excise Commissioner's proposal to open a fish-curing yard at Muttom in South Travancore, as an experimental measure for one year.

His proposals regarding

(1) the acquisition of a site and the erection of a building thereon,

(2) the entertainment of a staff of one Petty Officer and two peons costing Rs. 420 per annum, and

(3) the sale of salt for fish-curing at 12 as. per maund, are also sanctioned. The details regarding the land to be acquired should be reported without delay. The Excise Commissioner should also submit a proposition statement for the additional staff in the usual course.

2. It is not necessary to levy any cess to cover the establishment charges and the outlay on account of the acquisition of the land and the erection of the required building, as suggested by the Excise Commissioner. The charge of 12 annas per maund should suffice for all purposes.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

The Excise Commissioner.
The Financial Secretary.
Mr. L. H. Netto, Member, S. M. P. Assembly.
The Gazette.

NOTICE

Is hereby given that an Akil log salved from the sea near Azhikal measuring 15 koles in length and 18 verals in girth and ordered to be confiscated to Government will be sold in auction in the Munambam chowkey at 11 A. M. on Monday, the 1st Kanny 1088/16th September 1912 when intending bidders are required to be present.

Terms Cash.

Alwaye Circle Office,
Parur, 8-1-'88.

T. SWARNAM PILLAI,
Ag. Circle Officer.

NOTICE

In virtue of the power conferred under clause 4 (d) of Government notification No. S. R. 1549, dated the 2nd March 1909, published on page 488 a Part I of the Travancore Government Gazette dated 2nd March 1909, it is hereby declared under section 18 of the Abkari Regulation IV of 1073, that the written permission of the undermentioned grantees of the exclusive privilege of manufacturing toddy during 1088 and 1089 within the areas shown against the name of each to draw toddy shall have within the said areas the same force and effect as a license issued under section 10 of the said Regulation provided that the written permission is given in the accompanying form and that a copy of each permit so granted is furnished by the abkari contractor granting it to the Excise Inspector of the range within 24 hours after such grant.

Excise Commissioner's Office, Trivandrum
3rd September 1912/19th Chingom 1088.

N. RAMAN PILLAI,
Excise Commissioner.

Name of abkari contractor	*Rent area.*
Mr. C. Padmanabha Pillai, Parakulathucheri house, Perinad, Quilon	Kottayam taluk
,, V. Ponnuswamy Nadar, Porayar, Mayavaram, Tanjore	Changanacherry Do.
Do.	Peermade taluk
Do.	Meenachil Do.
,, C. J. Kurien, Kunnumpurathu, Puthenangadi, Velur kara, Kottayam	Ettumanoor
,, N. K. Sattanatha Karayalar, Ariyanallur Street, Shenkotta.	Muvattupuzha Do.
,, V. Narayana Pillai, Karakattu veedu, Kottakkakom, Vanjyoor	Thodupuzha Do.
,, T. Retnaswamy Nadar, Porayar, Mayavaram, Tanjore	Kunnathunad excluding Vazhakulam proverthi
,, Do.	Vazhakulam proverthi of the Kunnathunad taluk
Do.	Alengaud excluding Edapally north & south
Do.	Edapally North and South
Do.	Paroor Taluk
Do	Shertalay taluk excluding that portion of the Aryad south pakuthi which lies in the town of Alleppey as defined for the purpose of the T. I. C. Regulation
Do.	Vaikom taluk

നോട്ടീസ്

താഴെ ചേൎത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതൃത്തികൾക്കകത്തു ൧൦൮൮ - ൯൦ വരെ ൩ ആണ്ടുകളിൽ കള്ളുണ്ടാക്കുന്നതിനു പൂൎണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യാവകാശം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരും ടി പട്ടികയിൽ പേരു പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും ആയ കലാൽ കുത്തകക്കാരന്മാർ അവരവരുടെ അതൃത്തിക്കകത്തു കള്ളു എടുക്കുന്നതിലേക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന രേഖാമൂലമായ അനുവാദം ഇതോടു ചേൎത്തിട്ടുള്ള മാതൃക അനുസരിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങിനെ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന പൎമ്മിററിന്റെ ഒരു പ്രതിയെ കൊടുക്കപ്പെട്ട സമയം മുതൽ ൨൪ മണിക്കൂറിനകം സ്ഥലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടൎക്കു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ, ടി അനുവാദത്തിനു ടി അതൃത്തികൾക്കുള്ളിൽ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ കലാൽ ൪-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൦-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലൈസൻസിന്റെ പ്രാബല്യവും ഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നു ൧൯൧൨ മാൎച്ച് ൨൮-ലെ ഗവൎണ്മെന്റു ഗസറ്റിൽ ൧-ാം ഭാഗം ൪൮൩-ാം പുറത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതും ൧൯൧൨ മാൎച്ച് ൨൮-നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായ എസ്സ്. ആർ. ൧൫൮൮൯-ാം നമ്പർ പരസ്യത്തിലെ ൪-ാം വകുപ്പു സി. ഖണ്ഡമനുസരിച്ചു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരത്തെ അവലംബിച്ചു ൧൦൮൬-ലെ ൪-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൭-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഇതിനാൽ നിശ്ചയപ്രസ്താവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എക്സൈസ് കമ്മീഷണരാഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം

എൻ. രാമൻപിള്ള,
എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ.

൧൯൧൨ സെപ്റ്റംബർമാസം ൩൦-നു
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൨൫-നു

കുത്തകക്കാരന്റെ പേരു	കുത്തകസ്ഥലം
കൊല്ലം താലൂക്കിൽ പെരിനാട്ടു പകുതിയിൽ പ്രാക്കുളത്തുശ്ശേരി വീട്ടിൽ മിസ്റ്റർ സി. പത്മനാഭപിള്ള	കോട്ടയം താലൂക്കു
തഞ്ചാവൂർ ജില്ലാ, മായവരം താലൂക്കിൽ, പൊറയാർ, മിസ്റ്റർ പി. പൊന്നുസ്വാമി നാടാർ	ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കു
ടി	പീരുമേടു താലൂക്കു
ടി	മീനച്ചൽ താലൂക്കു
കോട്ടയം താലൂക്കിൽ വേളൂർ കരയിൽ പുത്തനങ്ങാടിയിൽ കന്നംപുറത്തു വീട്ടിൽ മിസ്റ്റർ സി. ജെ. കുര്യൻ	ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കു
ചെങ്കോട്ട താലൂക്കു അയ്യനല്ലൂർ തെരുവിൽ മിസ്റ്റർ എൻ. കെ. പട്ടനാഥ കരയാളർ	മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കു
തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തു കാരയ്ക്കാട്ടു വീട്ടിൽ മിസ്റ്റർ പി. നാരായണപിള്ള	തൊടുപുഴ താലൂക്കു
തഞ്ചാവൂർ ജില്ല മായവരം താലൂക്കിൽ പൊറയാർ മിസ്റ്റർ ടി. രത്നസ്വാമി നാടാർ	വാഴക്കുളം പ്രവൃത്തി ഒഴികെ കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കു
ടി	കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പ്രവൃത്തി
ടി	ഇടപ്പള്ളി തെക്കും വടക്കും ഭാഗം ഒഴികെ ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കു
ടി	ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കിൽ ഇടപ്പള്ളി തെക്കും വടക്കും ഭാഗങ്ങൾ
ടി	പറവൂർ താലൂക്കു

ഡി	പട്ടണ പരിഷ്കരണ റെഗുലേഷനിലെ കാൎയ്യത്തിലേക്കായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിനകത്തു കിടക്കുന്ന ആൎയ്യാട്ടു തെക്കേപകുതിയിലെ ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ചേൎത്തല താലൂക്ക
ഡി	വൈക്കം താലൂക്ക

കള്ളു ചെത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതിനു കൊടുക്കപ്പെട്ട പെൎമിറ്റ

നമ്പ്ര

പെൎമിറ്റു കൊടുക്കുന്ന കണ്ട്രാക്ടരുടെ പേരു

ചെത്തുകാരന്റെ വാസസ്ഥലവും പേരും	പ്രവൃത്തി മുറി പുരയിടം പേരു
ചെത്തുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിവരം മുതലായതു	പ്രവൃത്തി മുറി പുരയിടം തെങ്ങിന്റെ എണ്ണം പനയുടെ എണ്ണം ചൂണ്ടപ്പനയുടെ എണ്ണം
എടുക്കപ്പെട്ട കള്ളു വില്ക്കുന്ന ഷാപ്പിന്റെ വിവരം	പ്രവൃത്തി മുറി ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കുന്ന പുരയിടം ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസു നമ്പ്ര

പെൎമിറ്റു കൊടുക്കപ്പെട്ട തിയതി

പെൎമിറ്റിന്റെ കാലാവധി

പെൎമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരും ഒപ്പും.

പരസ്യം

അഴീക്കലിനു സമീപം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചിട്ടുള്ളതും സൎക്കാരിലേക്കു എടുക്കുന്നതിനു തീൎച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ൧൫ കോൽ നീളം ൧൨ വിരൽ വണ്ണവുമുള്ള ഒരു അകിൽ തടിയെ മൂന്നാം പകുതിയിൽവച്ചു ൮൮ കന്നി ൧൦-ാം ക ൧൯൧൨ സെപ്തംബർമാസം ൨൬-ാം തീയതി പകൽ ൧൨ മണിക്കു രൊക്കം വിലക്കു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ൟ ദിക്കിൽ ഹാജരായിക്കൊള്ളണം.

ആലുവാ സക്കീൻ ആഫീസ പറവൂർ ൮൮-൧-൨൫.	ആ സക്കീൻ ആഫീസർ (ഒപ്പു)

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912 / Chingom 26, 1088 No. 37

FOREST DEPARTMENT.

NOTICE.

Notice is hereby given that a large stock of ivory, elephant teeth, scrivelloes, etc., will be sold in public auction by the Conservator of Forests, Quilon, at his office in Quilon on Monday, the 25th November 1912/10th Vrichikam 1088 and on the succeeding days, if necessary.

2. The auction will commence at 12 Noon.

3. Intending purchasers must deposit a sum of Br. Rs. 10, as earnest money before the auction commences or they will not be allowed to bid. The earnest money will be returned to them after the close of the auction sale, if no purchase is made, but in the case of the successful bidders, the earnest money paid by them will be credited towards the amount due from them.

4. No person is allowed to advance less than Re. 1 at each bidding or to be at liberty to recall his bidding on any account.

5. The successful bidder should pay on the spot, the whole of the purchase money and if he fails to do so, the earnest money deposited by him will be credited to Government, and the article resold. If upon such resale, any deficiency in value offered at the first sale shall arise, the defaulting purchaser shall be liable to repay and make good such deficiency and to pay the additional cost and expenses, if any, of such resale but he shall not however be entitled to any advantage on account of a higher price secured by the resale.

6. On the completion of the purchase after payment of the full value each of the purchaser shall be granted a pass authorising him to transport the articles purchased to the place of destination.

7. The articles may be inspected on the date of auction or prior to it by special arrangement with the undersigned.

8. The articles will in each case be knocked down to the highest bidder but the Conservator of Forests reserves to himself the right of rejecting any bid without assigning any reason therefor.

Conservator's Office,
Quilon, 23-8-12.

M. RAMA ROW,
Conservator of Forests.

NOTICE

Tenders are hereby invited for the collection and delivery of 5,000 c. ft. of Chalathadies of the undermentioned species at the Kollenkode Depot during 1088 from the Reserved and Unreserved forests of the Vilavancode Range.

1. Kuranvambu.
2. Murukku.
3. Azhanthai.
4. Karavazhai.
5. Peelivahai.

2 Tenders should clearly state the rate of Kolevila required per cubic foot for the timber to be collected from the reserved as well as unreserved forests. The rates should be given separately.

3 Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division, in sealed covers superscribed "Tenders for the delivery of Chalathadies at Kollenkode Depot" and should be registered when sent by Anchal or Post. Tenders should reach the Divisional Forest Office before 12 Noon on the 5th Kanni 1088/20th September 1912, after which date no tenders will be received.

4. Each tender should be accompanied by a sum of B. Rs (25) twenty five as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

5. Tenders will be opened by the Divisional Forest Officer at Trivandrum at 1 P. M. on the 5th Kanni 1088/20th September 1912, in the presence of the such of the tenderers as may choose to be present.

6. The lowest tender will be accepted provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory; but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The tender is subject to the approval of the Conservator of Forests. Preference will be given to the lowest average rate per c. ft. for the supply of logs from reserve and unreserved forests.

7. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them directly their tenders have been disposed of.

8. The successful tenderer will have to execute an agreement in stamped paper within 10 days from date of communication of sanction and before signing it, a security at the rate of half a chuckram per cubic foot of timber should be deposited in the Taluk Savings Bank and the Pass Book, obtained therefor, produced. As soon as the book is produced the earnest money will be refunded.

9. Should the successful tenderer fail to act according to the terms laid down in para 8 supra, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time but will have no claim over the gain if any.

10 For further particulars application may be made to the office of the undersigned.

Chief Conditions.

1. Trees to be felled will be marked by the Department by cutting two blazes at the contractor's expense, each not more than 5 inches square on the trees, one at the base with at least one legible hammer mark and the other at breast height.

2. All the trees marked of the species must be felled; but the felling should be made between the two blazes so as to cause as little loss of basal wood and as little injury as possible to the lower blaze and the number on the stool and also to the surrounding young growth.

3. As far as possible the contractor shall try to maintain the bole of a tree felled in-tact from the stump to the crown with the object of securing log of such lengths that may be useful for rafts in the sea by fishermen. No log should be less than 22 feet in length. The contractor shall also work down all the useful crown pieces and toplings marked by the Department.

4. The contractor is also bound to supply logs of the dimensions which will be given by the Divisional Forest Officer or the Range Officer as the case may be.

5. The contractor or his authorised agent or his sub-contractor shall obtain the written permission of the Range Officer previous to entry or sending his men into the forests. He shall supply them with a pass signed by himself and affixed with his seal.

6. The names of all sub-contractors or agents or other employees appointed to collect or fell timber shall be given in writing to the Divisional Forest Officer for his approval and if he has any objections to any of these men the contractor shall not engage him for the work. The sub-contractors or agents or other employees shall be provided with a certificate by the contractor showing that they have been engaged by him and that such engagement has been approved of by the Divisional Forest Officer. No one shall be entertained by the contractor who has been engaged by another contractor. All logs felled by persons not authorised in the manner indicated above shall be liable to confiscation even though they may have been marked before by a Forest Officer and registered by the Range Officer.

7. The contractor shall get all his logs intended for transport registered and stamped by the Range Officer. A six inches square surface should be cut at the bottom end near the drag hole and at the top of each log at the stamp of the registering officer impressed on them. No log shall on any account be removed for purposes of transport before being registered and stamped by the registering officer.

8. The logs collected by or for the contractor shall be legibly inscribed immediately after felling, with his name and license number close to the drag-hole and also stamped by him close to the same place, as soon as they are ready for removal and the logs left uninscribed or unstamped shall be liable to confiscation.

9. The contractor is bound to have a stamp for marking timber as laid down in the preceding para and to submit it for approval in the Forest Division Office where it will be registered if approved of, and all the timber when on transit shall be marked with this stamp in the aforesaid manner and be covered with a pass in conformity with the Forest Rules.

10. Should the contractor appropriate timber belonging to another and deliver the same at the Depôt as his own, he shall not only forfeit the Kolevila on it but shall also be liable to have his contract cancelled and to have the timber felled by him, if any, confiscated to Government.

11. All charges for delivering timber shall be borne by the contractor and this will include the stacking of them on arrival at the Depôt; after which he shall not be liable for any further charges.

12. The stipulated quantity should be supplied in the Depôt in five instalments (before the 20th of Thye, Panguni, Vaikasy, Auni and 20th Adi 1088). If the contractor fails to deliver the contracted quantity as detailed above and if he fails to fulfil any of the conditions mentioned in this agreement his contract may be cancelled by the Conservator of Forests and the security ordered to be forfeited to Government. In the event of an excess over the stipulated quantity being delivered only 10 per cent of the excess quantity shall be given credit to him and this condition shall be strictly adhered to.

13. As soon as logs are delivered at the Depot all good timbers shall be accepted as such but of flawed or bad timber shall be set aside and measured as rejected. If there is any dispute about the quality of timber thus rejected the matter will be referred to the Divisional Forest Officer and his decision shall be final. It shall be optional with the Divisional Forest Officer to dispose of defective timber by private sale making deductions for defects or at reduced rates in auction as may be fixed by Government from time to time or to auction it at full measurement. In the first case no claim shall be made for the quantity deducted nor for any resulting reduction from a higher to a lower class. In the 2nd and 3rd cases the contractor shall be entitled to the kolevila at half the sale price provided that the same does not exceed the kolevila of sound timber of that class.

14. The contractor shall be liable for the value of all the logs felled by or for him and which may through negligence of himself or his sub-contractors or his agent or other employees be burnt or stolen or otherwise lost and shall also forfeit all claims to kolevila for them. The contractor shall furnish the Divisional Forest Officer with a list of logs undelivered at the Depot out of those registered by the registering officer under each pass once in every two months.

15. All timbers lying undelivered at the expiry of the contract, all timbers delivered at the Depot after expiry of the contract time, any timber collected from places other than those mentioned in the contract, and all timber delivered in excess of 10 per cent allowed shall be regarded as unreservedly the property of Government and no claim for kolevila for such timbers shall be entertained.

16. The contractor or any undivided member of his family shall not trade in any kind of timber during the currency of his contract.

17. If it seems desirable that fellings in any part of the reserved and unreserved forests in the Range assigned to the contractor should be stopped for the benefit of the forests or for any other good reason a notice should be served on the contractor to that effect by the Divisional Forest Officer and the contractor shall from the date of receipt of the notice stop felling there, but he will be permitted to remove the timber already felled and the Government will in no way be held responsible for any loss the contractor may sustain. The contractor will not however be held responsible for any short delivery resulting from stoppage of fellings from the place.

18. The contractor shall abide by the decision of the Divisional Forest Officer in connection with the collection of timber contracted for.

19. No advance shall be made to the contractor but when timber has been delivered at the Depot the Divisional Forest Officer may at his discretion and pending measurement and sale of the timber, make part payments of kolevila but not exceeding one half of the same. But the full amount of kolevila deducting any part payments already made shall be paid to him

days of the disposal of the timber The contractor shall accept payment of kolevila ...ding to the Depot Rules in force and they may be altered from time to time.

20. When the contractor applies for payment of kolevila he shall produce the license and the receipts he has obtained for the logs delivered in order that the quantity of timber may be entered on the back of the license.

21. The contract is not transferable without the previous permission of the Conservator of Forests.

22. All dues to Government from the contractor on account of his failure to fulfil the contract or owing to any cause stated in the foregoing paras, shall, if he fails, to pay the same within the time specified in a written notice which should be given by the Divisional Forest Officer, be treated as arrears of Revenue and recovered from his properties in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore

23. The contractor shall from time to time be bound to furnish all information called for by the Divisional Forest Officer in connection with the collection or transport of timber contracted for.

24. Logs will be measured by tapes of the Standard English feet and inches. To obtain the cubical contents of a log its length will be multiplied by one fourth of its average girth squared.

25. The contractor shall undertake on his own behalf and on that of his sub-contractors, agents and other employees that that they shall not enter the forests to fulfil the terms of the contract before the time fixed in the license. The contractor shall suspend if so required by the Divisional Forest Officer the operations in the forests during the hot season.

26. The contractor binds himself to act in accordance with the Forest Regulation and Rules in force.

27. Fellings must be commenced from one end of the forests and continued in regular succession in a systematic manner so as to leave no marked trees unfelled.

28. If the contractor or his agent or employee violates any of the conditions mentioned above or is found guilty of any offence against the Forest Regulation or Rules framed thereunder or fail to act up to the orders of the Conservator of Forests or Divisional Forest Officer, his contract shall be liable to cancellation by the Conservator of Forests and his dues including security money to forfeiture to Government in addition to his being held liable for any loss or damage caused thereby and to such other punishments as the laws of the State provide.

29. The contractor or his agent shall be bound to render such assistance to the Department in putting out forest fires and in preventing forest crimes as may be required by the Range Officer or any other Forest Officer.

Trivandrum,
18th Chingam 1088.

R. SWAMINATHA AIYAR,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

5. *Warping and sizing*—

(*a*) Open only for females.

To make 40's warp, 10 yards long and to size it. Prize Rs. 10 and Rs. 7.

(*b*) Open for males and females.

To make 60's warps, 40 yards long and to size them. Prize Rs. 15 and Rs 10.

The prizes will be awarded for the best-sized warps. The time to be allowed for work, the quantity of yarn to be warped and the test to be adopted for judging the work will be decided by the judges. Yarn for warping and sizing them will be supplied at the cost of the competitors, at the time of the competition.

6. Competitors will fit up their own looms in the ground allotted and get everything ready for competition.

7. Intending competitors must send their application in the prescribed form, so as to reach the Secretary at Mysore on or before the 20th of September 1912 at the latest.

G. SUBBUSWAMI IYER,
Secretary.

THE MYSORE DASARA INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL EXHIBITION WEAVING COMPETITION.

Form of application for intending competitors.

1. Name of applicant....................
2. Residence....................
3. Section of competition....................
4. Class of section (nature of test to be competed for)....................
5. Number of looms entered....................
6. Names of weavers who will work the looms....................
7. Description of the loom....................

Signature of Competitor.

ENTRY FORM.

....

Dated....................*191* .

To

THE SECRETARY,
Mysore Dasara Industrial and
Agricultural Exhibition, Mysore.

SIR,

I wish to exhibit the articles as per particulars given in the enclosed form at the Mysore Dasara Industrial and Agricultural Exhibition to be held at Mysore in October 1912.

I consent to abide by the rules and regulations of the Exhibition Committee; and on being informed that my name has been enrolled as an Exhibitor, I shall be glad to furnish any further information required.

I beg to remain,
Sir,
Yours faithfully,
Signature of the intending Exhibitor.

Address in full } Town....................
Taluk....................
District....................

ENTRY FORM.

SECTION.........

N. B.—Please use a separate form for each section.

The Mysore Dasara Industrial and Agricultural Exhibition, 1912

Name of the article.	Description of the article.	Class.	Group.	Number.	Name of manufacturer or Exhibitor.	Place of manufacture (District, Taluk and Town.	Price of the article.	Whether it may or may not be sold in the Exhibition.	Remarks.
1	2		3		4	5	6 Rs. as. ps.	7.	

I guarantee that the particulars given above are to the best of my knowledge and belief, correct and accurate.

Signature of the Exhibitor.

Please give below details if the following are required :—
(1) Special arrangements for space, covered or open
(2) Any special labour, manual or animal,

FORM B.

Name of Taluk...............................

Date.......................................

This is to certify that...is a *bona fide* $\frac{\text{raiyat}}{\text{artizan}}$ and as he is unable to pay fees and is likely to be benefited by seeing the Mysore Exhibition of 1912, he may be admitted free.

$\frac{\text{Amildar}}{\text{Tahsildar}}$ (Officer in charge of Taluk).

Seal of the officer if he has one.

CERTIFICATE

To be obtained by sender of goods or animals for Exhibition intending to claim concession for return journey.

To be filled up by forwarding Station Master.

CERTIFIED that.............................(here enter number, weight and description of goods or particulars of animals) have been consigned from.............................to.................. via...........................for the purpose of being exhibited at the.................. $\frac{\text{Exhibition}}{\text{Show}}$ to be held at....................between (date).....................and (date)......................and have been booked under Invoice No..........of..............

Station..............................

Date..................................

Station Master.

To be completed by the Secretary of Exhibition.

CERTIFIED that the articles detailed above have been exhibited at the............................ $\frac{\text{Exhibition}}{\text{Show}}$ and not having been sold are entitled to be carried back to...............(Station)........... from which they were originally despatched, free at owner's risk.

Date..................

Secretary, Exhibition.

To be filled up by Station Master at the Station from which the return journey is commenced.

CERTIFIED that the above have been booked under Invoice No............of...........

Station.........

Date...........

Station Master.

NOTE.—This certificate must be attached to the Invoice for the return journey in support of the Free carriage allowed.

Circular Memorandum.

The following instructions are issued for the information of all persons desirous of bringing arms, ammunition or military stores into the States of Travancore and Cochin:—

1. No arms, ammunition or military stores can be brought into the State without the previous sanction of the Resident and the Dewan of the State.

2. In every case where a person is desirous of importing arms, ammunition or military stores into the State he should in the first instance write to the Assistant Resident, Trivandrum.

3. In order to save delay and avoid the chance of having the application returned for further information, the following facts should be carefully stated by the would-be importor:—

(a) Name and residence of the applicant and of agent, if any.

(b) Full description of the arms, *i. e.*, what bore or calibre, whether rifled or smooth bore whether single or double barrelled, and in the case of a revolver, of what pattern.

(c) The exact number of weapons it is proposed to import.

(d) In the case of ammunition, military stores &c., the full description, weight and quantity must be given and in the case of cartridges whether loaded or unloaded, whether for gun or rifle.

(e) The exact or probable number of packages should be noted.

(f) The place of despatch, the route by which the articles are to be imported into the State.

(g) Their destination.

(h) The name and residence of the consignee.

(i) The purpose for which the articles are to be imported.

A form embodying this information is appended to this memorandum and should, whenever possible, be adopted.

4. All applications from persons not exempted under the Indian Arms Rules must be accompanied by a fee of Rs. 5.

5. Applications to import such articles for purposes of sale by persons whether exempted or not must similarly be accompanied by a fee of Rs. 5.

6. Persons who are not exempted under the Arms Act should, when sending in their applications to the Resident, see that the same are duly stamped with the British Court Fee Label of the value of one anna.

7. The Resident will forward his export license direct to the applicant who should on receipt of the same apply to the Dewan of the State into which he wishes to import for the Dewan's Import Permit.

8. In the case of non exempted persons the application to the Dewan should be accompanied by a license fee of Rs. 5 for each import permit and the application to the Dewan of Cochin should bear in addition a court fee stamp of eight annas.

9. Applicants should, if possible, arrange that the articles are imported within the period for which the license remains valid.

10. The attention of licensed vendors of ammunition and military stores is drawn to the following further instructions:—

They should forward to the Resident before the close of December of every year their application or permission to import ammunition (percussion caps, gunpowder, sulphur, &c.) into Travancore and Cochin for any year.

Applications subsequently received will ordinarily be disregarded. In January the Resident will issue permit to some or all of the various importers whose applications have been received allotting to each a fair proportion of the total quantity of each article for which licenses will be granted for the year. Petitions subsequently received for permits to export will be liable to summary rejection.

11. These rules will come into force with effect from the 1st April 1912.

Trivandrum,
27th March 1912.

R. A. GRAHAM,
Resident in Travancore and Cochin.

License to export Arms, Ammunition or Military stores by river or land.

Name and residence of applicant and of Agent if any.	No. of packages.	Arms.		Ammunition or Military stores.		Place of despatch and route	Purpose for which consignment is required.	Destination.	Name and residence of consignee.	Period for which license is valid.
		Full description.	Number.	Full description.	Weight or number.					
										From the of 191 to the of 191

Resident's Office.

It is valid only for the period and the route named therein It becomes invalid if bulk broken or the consignment stopped at any place on the journey.

It is given subject to the provisions of "The Indian Tariff Act 1878" and of the rules framed hereunder.

The contents of each package covered by his license shall be described in legible characters on the outside of each package.

The license must be delivered to the Railway authorities or to the Frontier District Magistrate; or other officer empowered by him to receive export licenses on his behalf as provided by Rules 7 and 10 In the case of consignments crossing the Frontier by road or river the articles must be made available for exhibition to the Frontier Magistrate or other principal officer within six days of their reaching the Frontier District and before they leave British Territory.

AUCTION SALE.

The undersigned will sell by public auction at their premises on Wednesday the 18th September 1912, commencing from 8-30 A. M. the following books, belonging to the old Government Book Depot, sanctioned to be sold.

Trivandrum,
18th August 1912.

MARSE & CO.,
" White House ",
Trivandrum.

Number of copies.	List of Books.
27	Chambers's Popular Dictionary.
6	Funk and Wagnalls Standard Dictionary.
24	Shakespeare's King Lear.
23	Do. Julius Cæsar.
4	Do. Much ado about nothing.
17	Do. Twelth Night.
25	Do. King John.
4	Do. Songs & Sonnets.
36	Tennyson's Lancelot & Elaine.
21	Chaucer's Prologue.
2	Milton's Samson Agonistes.
26	Gray's Elegy.
1	Do. Poem.
3	Bluntschli Theory of the State
4	Maine's Ancient Law.
9	Gardiner's Student's History.
1	Bury's History of Greece.
1	Strachey's India & its Administration.
2	Select Documents by Adam and Stephen.
2	Cook's Physics.
137	Stewart's Physics Primer.
76	Roscoe's Chemistry.
2	Edward's Differential Calculus.
148	Loney's Arithmetic, Part II.
14	Introduction to Algebra
5	Loney's Plane Trignometry.
6	Geometrical Conics.
5	King Alfred Reader No. 4.
6	Read's Logic Deductive and Inductive.
18	Exercise book (Square ruled).
49	Nesfield's Grammar, Book II.
97	Do. Do. ,, III.
104	Do. Do. ,, IV.
145	Do. Junior course of composition.
9	Do. Senior Do.
2	Kinematics & Dynamics.
9	Dobb's Elements of statics.
41	Brooks Literature.
1	Morley's Studies in Literature.
1	Harrison's choice of Books.
33	Arnold's Essays in Criticism.
1	Chambers's Cyclopædia of Literature Vols. 1 & 2.
6	In Memoriam.
2	Boswell's Life of Johnson.
10	Selections from Addison's Spectator.
14	Macaulay's Historical Essays.
6	Life of Dampier.
7	Southy's life of Nelson.
6	Plutarch's Greek Heroes.
3	Do. lives.
9	Downfall of Napoleon.
6	Cruise of Midge.
7	Our Village.
6	Old Curiosity Shop.
1	Colombus and Cook.
4	Pilgrims Progress.
23	Men of Letters, Goldsmith.
34	Do. Wolfe.
31	Scott's Kenilworth.
3	Great Historical Events.
1	Captured Cruiser.
1	Inpress gang days.
4	Kindness to Animals.
3	Wonderful Stories for Children
3	Alton's Locke.
40	English Men of Actions.
12	English Men—12 Statesmen.
2	British Colonies.
7	London from 1837 to 1897.
2	Heroes of Britain.
1	Essays of Elia.
4	Sentimental Journey.
8	Benjamin Franklin.
382	Chambers's Fluent Reader Part II.
16	Bride of Lammermore.

Private Advertisement.

മൂവാറ്റുപുഴ മൻസിപ്പ കോട്ടിൽ
൧൦൮൭-ൽ സി, നമ്പ്ര ൮൨൦.

വാദി

കുന്നത്തുനാട്ടുകളം പ്രവൃത്തിയിൽ പാവക്കുഴ കരയിൽ വാഴ്ക്കാട്ടു നസ്രാണിസ്ത്രീ കുഞ്ഞൻ അന്ന.

൨ ാം പ്രതി

ടി കര പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നസ്രാണി ഉലഹന്നാൻ ഉലഹന്നാൻ.

൨ ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി നമ്പരിൽ ൨ ാം പ്രതിക്ക സമൻ അയച്ചതിൽ സമൻസു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി നമ്പർ ൧൦൮൮ കന്നി ൧൫നു-ക്കു ഹാജരായിൽ പരസ്യംചെയ്യണമെന്നുണ്ടായ ഉത്തരവനുസരിച്ച ടി നമ്പർ വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പ്രതി നേരിട്ടൊ വക്കീൽമൂലമൊ ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ൨ ാം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്ന ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൮ ാമാണ്ട ചിങ്ങമാസം ൧൮നു-.

ഉത്തരവുംപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ ഇ. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.

നോട്ടീസ്.

കൊല്ലം ജില്ലാകോട്ടിൽ

൧൦൮൭ അസലം ൭൯.

വാദികൾ.

കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ദേവസ്വം കണക്കെഴുത്തും കരക്കാരനുമായ കൊല്ലംപകുതിയിൽ ശക്തികുളങ്ങരച്ചേരിയിൽ ആശ്രാമവീട്ടിൽ കണക്ക പത്മനാഭൻ നാരായണൻ മുതൽ ചേർന്ന ൨

പ്രതികൾ.

(൧) തേവലക്കര പ്രവൃത്തിയിൽ പുത്തൻസങ്കേതം മുറിയിൽ കയ്യടക്കൽ കൊച്ചുവാവ്വ മഹമ്മതുകുഞ്ഞു.

(൨) ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പാലക്കൽമുറിയിൽ തടത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കണക്ക കുമാരൻ നാരായണൻ.

(൩) ടി പ്രവൃത്തിൽ കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ കണക്ക ശങ്കരൻ പത്മനാഭൻ.

തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പ്രിൽ അന്യായപട്ടികയിലെ വസ്തുക്കളെ കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിലെക്ക വേണ്ടി പാട്ടക്കുടിശ്ശികസഹിതം ൧ാം പ്രതിയെ വിട്ടൊഴിപ്പിക്കണമെന്നും മറ്റും വാദികൾ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ കക്ഷിചേരാൻ മനസ്സുള്ളവർ ൧൦൮൮ കന്നി ൧൫നു-ക്കകം ഈ കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ഹർജിമുതലായതു ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൮ ാമാണ്ട ചിങ്ങമാസം ൨൨നു-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ശിരസ്തദാർ ജി. ജെ.

NOTICE.

Two months after date, I intend moving the Honourable the High Court of Travancore for my enrolment as a Vakil thereof.

Kottayam, 6th August 1912.

P. P. JOHN, B. A. & B. L.

പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്കോർട്ട്
൧൦൮൭-ൽ സ്മാൾ നമ്പർ ൩൩൦

വാദി

നെല്ലമൺ അധികാരത്തിൽ ചാലയിൽ പുകയില വ്യാപാരം പത്മനാഭൻ സ്വാമിനാഥൻ.

പ്രതി

കോട്ടുകാൽ അധികാരത്തിൽ കാഞ്ഞിരംകുളം ദേശത്തു നാലുകെട്ടിൽ കച്ചവടം പെരുമാൾ പത്മനാഭൻ

പ്രതിയെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതു

ടി നമ്പർ തിട്ടപ്പെടുത്തിൽ വയ്യണമെന്നു വാദി ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി സംഗതിക്കു പ്രതിക്കു പല പ്രാവശ്യവും നോട്ടീസുകൾ അയച്ചതിലും നോട്ടീസു കൈപ്പറ്റാതെന്നു പ്രതി മനഃപൂർവ്വം കരുതി പ്രതി മറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനാൽ ടി സംഗതിയിൽ വല്ല തടസ്സവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി കന്നി ൧൩-ാം തീയതി ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ പ്രതിയുടെ അധികാരം സിദ്ധിച്ച വക്കീലോ ടി കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായിരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ എക്സ്പാട്ടിയായി നമ്പർ തീരുമാനിക്കുന്നതിനു ഇടവരുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൨൫-

ഉത്തരവുപ്രകാരം
ഹെഡ്ഗുമസ്താ വി. കൃഷ്ണയ്യർ.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്കോടതിമുമ്പാകെ
ടി കോട്ടിൽ ൧൦൮൭-ലെ സ്മാൾ നമ്പർ ൧൪൩൭

വാദി

വഞ്ചിയൂരധികാരത്തിൽ ചെങ്ങഴിശ്ശേരി പകുതിയിൽ പട്ടക്കുന്നിൽ ചരിവുവിളാകം പുരയിടത്തിൽ സ്വാമിനാഥപിള്ള അയ്യാസ്വാമിപ്പിള്ള.

പ്രതി

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കൃഷ്ണപുരം പ്രവൃത്തിയിൽ കൃഷ്ണപുരം മുറിയിൽ മാളിയേക്കൽ പുരയിടത്തിൽ മുഹമ്മദുമരക്കാർ മകൻ വള്ളം ഊന്നു ജോലി ഉദ്യോഗം ഇരുപതു വയസ്സുള്ള മീരാൻകുട്ടി മൈതീൻ.

പ്രതിക്കു സമൻസുകൾ അയച്ചതിൽ ഹാജരായിട്ടില്ലാത്തതും ഈ കേസു ഈ കന്നിമാസം ൧൩-ാം വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പ്രതിയോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വക്കീലോ തെളിവു സഹിതം ഹാജരായി ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ പ്രതിയെ കൂടാതെ ഈ നമ്പ്ര തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൨൫-

ഉത്തരവുപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, വി. കൃഷ്ണയ്യർ.

ചങ്ങനാശ്ശേരി സബ്രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

൧൮൮൨-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൭-ാം ൧൦൫൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൬-ാം ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കു വെളിയനാടു പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിയനാടു മുറിയിൽ മരങ്ങാട്ടു മാത്തൻ വക്കി എഴുതിവച്ചതായി കാണുന്നതും ടി മാത്തൻ വക്കി മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതിനാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കിട്ടണമെന്നു ടി വക്കിയുടെ മകൻ ചാക്കോ ഇന്നേദിവസം ഹാജരാക്കിട്ടുള്ളതായ വില്പത്രം സംബന്ധിച്ച നടപടി ആയി വരുന്ന കന്നിമാസം ൨൧-ാം വിചാരണ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി വില്പത്രം രജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമുള്ള കക്ഷികൾ അവരവരുടെ ആക്ഷേപ വാദങ്ങളെ വിചാരണ ദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു മുമ്പ് കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു എന്നു.

൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൨൫-

സബ്രജിസ്ട്രാർ സി. കെ. കുരുവിള

Travancore Government Gazette

Tuesday, 10th September, 1912.

നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിൽ ൫൨-ം വകുപ്പു അനുസരിച്ച, താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബില്ല് കാര്യകാരണവിവരണസഹിതം സകലജനങ്ങളും അറിയുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു കോർട്ട് റെഗുലേഷൻ.

പീഠിക

ചില്ലറ സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താമസത്തെയും ചിലവിനെയും അത്യന്തം കുറയ്ക്കുകയും പ്രധാനികളും അധികം ബുദ്ധിമാന്മാരും ആയ പ്രജകളെ അവരുടെ അയൽപക്കക്കാരുടെ വ്യവഹാരദർശനത്തിനായി നിയോഗിച്ച അവരെ ഉപകാരപ്രദരാക്കിത്തീർക്കയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പകുതികളുടെ അതിർത്തികൾക്കകത്തു ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കോർട്ടുകളിൽ ചില ഇനങ്ങളിലുള്ള സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതു അഭിലഷണീയമായിരിക്കകൊണ്ടു ഇതിനാൽ നിയമപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ:—

അദ്ധ്യായം ൧.

പ്രാരംഭം.

ചുരുക്കപ്പേരും, ആരംഭവും.

൧. ഈ റെഗുലേഷൻ 'തിരുവിതാംകോട്ടു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു കോർട്ട് റെഗുലേഷൻ' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതും ... ...തിയതിയിൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതും ആകുന്നു.

സ്ഥലവ്യാപ്തി

൨. അപ്പപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പരസ്യത്താൽ ഈ റെഗുലേഷൻ ഏതേതു പകുതികളിലോ പ്രദേശങ്ങളിലോ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാകുന്നു എന്നു നമ്മുടെ ഗവർമെന്റ് അതാതു കാലം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാവുന്നതും അതുപോലെയുള്ള ഒരു പരസ്യത്താൽ അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നു അപ്രകാരം ഉള്ള പകുതികളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ വല്ലതിനെയും പിൻവലിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

റെഗുലേഷനിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിനകത്തു തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും വിധികൾക്കും നടപടി

൩. അപ്രകാരമുള്ള വല്ല പകുതിയെയോ പ്രദേശത്തെയോ ഈ റെഗുലേഷന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നു പിൻവലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളെയും, അപ്രകാരമുള്ള കോർട്ട് വിധിച്ചതും നടത്തപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതും ആയ എല്ലാ വിധികളെയും ഒരു വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതു കോർട്ടിനു വിസ്തരിപ്പാൻ അധികാരം ഉണ്ടോ ആ സിവിൽ കോർട്ട് കേട്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും വിധി നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളെയും അപ്രകാരം ഉള്ള സിവിൽ കോർട്ടിൽ ബോധിപ്പിച്ച വ്യവഹാരം എന്നപോലെ വിസ്തരിക്കയും അപ്രകാരം ഉള്ള എല്ലാ വിധികളെയും അപ്രകാരമുള്ള സിവിൽകോർട്ട് വിധിച്ച വിധിപോലെ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വ്യാഖ്യാനഖണ്ഡം

൪. ഈ റെഗുലേഷനിൽ കാര്യസന്ദർഭത്തിലോ മുൻപിൻ ഉള്ള വാചകത്തിലോ വിപരീതമായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം,

ഗ്രാമം.

"ഗ്രാമം" എന്നതിനു [illegible] ഒരു പകുതിയായി അതാതു കാലം നമ്മുടെ ഗവർമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം, എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതു പ്രദേശത്തേക്ക ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോർട്ട് ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രദേശം എന്നോ അർത്ഥം ആകുന്നു.

"ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു കോട്" എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമം വകക്ക റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അസൽ അധികാരമുള്ള ഒരു സിവിൽ കോട് എന്നു അർത്ഥം ആകുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്"

"ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ്" എന്നാൽ ഏതു ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിന്റെ അധികാരാതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് കിടക്കുന്നുവൊ ആ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ് എന്നു അർത്ഥം ആകുന്നു.

"ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ്"

അദ്ധ്യായം ൨.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടുകളുടെ സ്ഥാപനവും ഘടനയും:

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ

൩. സർക്കാർ ഗസെററിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ പരസ്യംചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ട്,

(൧) രണ്ടോ മൂന്നോ പകുതികളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുകയും അവയ്ക്കു എല്ലാം കൂടി ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് സ്ഥാപിക്കയും,

(൨) വല്ല പകുതിയേയും ഡിവിഷനുകളായി വിഭജിക്കയും ആ ഓരോ ഡിവിഷനിലേക്ക പ്രത്യേകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് സ്ഥാപിക്കയും,

(൩) ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടപ്രദേശത്തിലേക്ക ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് സ്ഥാപിക്കയും,

ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

ഈ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിൽ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അവരിൽ ഒരാൾ പ്രസിഡണ്ട് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വ്യവഹാരവും നടത്തുന്ന വിസ്താര പ്രവൃത്തിയും കുറഞ്ഞപക്ഷം മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ കൂടിയ ബെഞ്ചിനാൽ തീർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ അഭിപ്രായം സാധുവാകുന്നതാകുന്നു. ജഡ്ജിമാർ അഭിപ്രായത്തിൽ തുല്യമായ രണ്ടു കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായവും പ്രസിഡണ്ട് ഹാജരില്ലാതിരുന്നാൽ സീനിയർ ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായവും സാധുവായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഈ റെഗുലേഷന്റെ കാര്യത്തിലേക്കായി പ്രസിഡെണ്ട് അല്ലാത്ത മറെറാരു ജഡ്ജിയെ സീനിയർ ജഡ്ജിയായി നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

പ്രസിഡെണ്ടിന്റെയും മററ ജഡ്ജിമാരുടെയും നിയമനം.

൪. ആ കാര്യത്തിലേക്കായി അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകോട്ടിലെ പ്രസിഡെണ്ടിനേയും മററു ജഡ്ജിമാരേയും നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ട് നിയമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടു സംബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലെയോ ഗ്രാമങ്ങളിലെയോ ജനങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരിൽ എല്ലാവരേയുമൊ അവരിൽ വല്ലവരേയുമൊ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ട് വ്യവസ്ഥചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

ജഡ്ജിയെ സസ്പെണ്ട് ചെയ്കയും തിരെ ജോലിയിൽ നിന്നു മാററലും

൫. ജോലിക്കു ശേഷിയില്ലായ്മകൊണ്ടൊ, ജോലിയിൽ ഉദാസീനതകൊണ്ടൊ, ദുർന്നടത്തകൊണ്ടൊ മറ്റു വല്ല ന്യായമായും മതിയായും ഉള്ള കാരണത്തിന്മേലോ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡെണ്ടിനേയൊ മററു ജഡ്ജിയേയൊ ഗവർൺമെണ്ട് സസ്പെണ്ട് ചെയ്കയൊ നീക്കുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും എന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു അപ്രകാരമുള്ള പ്രസിഡെണ്ടിന്റേയോ മററു ജഡ്ജിയുടേയോ വിസ്താരപ്രാപ്തിക്കുറവ്‌ മുതലായ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിലേക്കായി ഹൈകോട്ടിൽ നിന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്മേൽ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അധികാരങ്ങളും കൃത്യങ്ങളും

൬. ഈ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കുൾപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ടിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിലേക്ക അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെണ്ടിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കുന്നതിനൊ ഗ്രേഡിൽ കുറക്കുന്നതിനൊ, സസ്പെണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊ ജോലിയിൽ നിന്നു തീരെ മാററുന്നതിനൊ വേറെ വല്ലവിധവും ചെയ്യുന്നതിനൊ ആ കോട്ടിലെ പ്രസിഡണ്ടിനു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു.

കോട്ടിലെ ജോലിയെ ഭരിക്കുന്നതും മേൽവിചാരം ചെയ്യുന്നതും കോടു് സംബന്ധമായി എഴുത്തുകുത്തു ചെയ്യുന്നതും പ്രസിഡെണ്ടിന്റെയും, പ്രെസിഡെണ്ടു് ഹാജരില്ലാത്തപ്പോൾ സീനിയർ ജഡ്ജിയുടേയും കൃത്യം ആകുന്നു.

അദ്ധ്യായം ൩.

അധികാരാതിർത്തിയും വാദസ്ഥലവും കാലഹരണവും.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടുകൾക്കു വ്യവഹാരങ്ങൾ എടുക്കുക.

൯. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടുകൾ എടുത്തു വിസ്തരിക്കാവുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നവയാകുന്നു. ഏവയെന്നാൽ കരാറിന്മേൽ ചെല്ലേണ്ടതായ പണത്തിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗമവസ്തുവിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വസ്തുവിന്റെ വിലക്കായിട്ടോ ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ അവ കടമോ ആവശ്യപ്പെടലോ കണക്കു തീർത്തവകയിൽ ബാക്കി ചെല്ലാനുള്ളതോ മറ്റുവിധത്തിലോ ആയിരുന്നാലും അതിലെ തുകയോ വിലയോ ൨൦ രൂപായിൽ കവിയാതിരിക്കുമ്പോൾ.

എന്നുവരികിലും തുക അമ്പതുരൂപായിൽ കവിയാതിരിക്കുന്നതായി ഈ വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ കേൾക്കുകയും തീർച്ചചെയ്കയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം വല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിനും ഹൈക്കോട്ടിന്റെ ശിപാർശയിന്മേൽ കൊടുക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ഗവർമ്മെണ്ടിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

എന്നാൽ (ക) കച്ചവടത്തിനുള്ള ഓഹരിയിൽ കണക്കിൻപടി ചെല്ലാനുള്ള ബാക്കി ഇത്രയെന്നു കക്ഷികളോ അവരുടെ കാര്യസ്ഥന്മാരോ കണക്കുതീർത്തു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നാൽ അല്ലാതെ അപ്രകാരമുള്ള ബാക്കിക്കോ

(ഖ) മരണശാസനം എഴുതിവെക്കാതെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരവകാശിക്കോ ഒരവകാശിയുടെ അംശത്തിലേക്കോ ആകട്ടെ ഒരു മരണശാസനം അനുസരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്കോ അതിന്റെ അംശത്തിലേക്കോ ആകട്ടെ

(ഗ) ഒരു ഭൂമിക്കുള്ള പാട്ടം പ്രതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രേഖാമൂലമായ കരാറിൻപടി ചെല്ലേണ്ടതല്ലായിരുന്നാൽ ആ വക പാട്ടത്തിലേക്കോ,

(ഘ) ഗവർൺമെണ്ടിനാലോ, ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ പേരിലോ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവരാലോ അവരുടെ പേരിലോ,

(ങ) ബാലന്മാരാലോ ബാലന്മാരുടെ പേരിലോ ചിത്തഭ്രമം ഉള്ള ആളുകളാലോ അങ്ങിനെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരിലോ,

യാതൊരു വ്യവഹാരവും അപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു കോട്ടിലും ബോധിപ്പിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

സമ്മതത്തോടുകൂടി ഇരുനൂറുരൂപാവരെ അധികാരം.

൧൦. ഒരു കോട്ടിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരുകക്ഷികളും എഴുതിഒപ്പിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായ ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം ഇരുനൂറുരൂപായിൽ കവിയാത്ത തുകയോ വിലയോ ഉള്ള ൯-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടു് കേൾക്കുകയും തീർച്ചചെയ്കയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

വ്യവഹാരം ഏതു കോട്ടിൽ ബോധിപ്പിക്കണം.

൧൧. ൧൨-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു് ഉൾപ്പെട്ടും ൧൦൭൮-മാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ സിവിൽ കോടു് റെഗുലേഷനിൽ എന്തു തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും ൯-ാം വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ഓരോ വ്യവഹാരവും ആ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തിൽ പ്രതിയോ, ഒന്നിലധികം പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരോ, ഏതു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കകത്തുള്ളിൽ പാർക്കുകയോ കച്ചവടം ചെയ്കയോ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി തന്നെത്താൻ പണിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ ആ കോട്ടിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ജഡ്ജിക്കു സ്വന്തമായ ബാദ്ധ്യതയുള്ള വ്യവഹാരം.

൧൨. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിലെ യാതൊരു ജഡ്ജിയും തനിക്കു സ്വന്തമായി ബാദ്ധ്യതയുള്ളതായ യാതൊരു വ്യവഹാരത്തെയും വിസ്തരിക്കയോ അപ്രകാരം ഉള്ള വ്യവഹാരത്തോടു സംബന്ധിച്ചതോ അപ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നതോ ആയ വല്ല വിസ്താരപ്രവൃത്തിയേയും തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

ൻ൫. ഏതൊരു വ്യവഹാരത്തിലെ സംഗതി അധികാരമുള്ള അതേകക്ഷികൾ തമ്മിലൊ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരുടെ കീഴിലായി അവകാശപ്പെടുന്നുവൊ അവർ തമ്മിലൊ മുമ്പെ ഉണ്ടായ വ്യവഹാരത്തിൽ മതിയായ അധികാരമുള്ള ഒരു കോട്ട് കേട്ടു തീർച്ചചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്മേൽകൊണ്ടുവരുന്ന യാതൊരു വ്യവഹാരത്തെയും യാതൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടും വിസ്തരിച്ചുകൂടാ.

തീർച്ചയാകാപ്പെട്ടകാര്യം

൫൬. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വ്യവഹാരത്തിലും ആ വ്യവഹാരസംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു വാദി ഏതെല്ലാം അവകാശപ്പെടുവാൻ അർഹനായുള്ള അവകാശം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കണം. എന്നാൽ തന്റെ വ്യവഹാരത്തെ അപ്രകാരമുള്ള കോട്ടിന്റെ അധികാരത്തിനകത്താക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്കായി തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ യാതൊരു ഭാഗത്തെയും വാദിക്കു ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

വ്യവഹാരത്തിൽ അവകാശം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കണം.

ഒരുവാദി തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ വല്ല അംശത്തെയും സംബന്ധിച്ചു വ്യവഹാരപ്പെടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവം ആ അംശത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അപ്രകാരം വിട്ടതൊ ഉപേക്ഷിച്ചതൊ ആയ അംശത്തിനു വേണ്ടിയൊ അംശത്തെ സംബന്ധിച്ചൊ ഒരു പുതിയ വ്യവഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നു അയാൾ തടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൽ.

൫൭. ൪൯-ം വകുപ്പും ൫൦-ം വകുപ്പും അനുസരിച്ചു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട് എടുത്തു വിസ്തരിക്കാവുന്നതായ ഒരു വ്യവഹാരത്തെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ സ്ഥാവരവസ്തുവിലേക്കുള്ള ഉടമാവകാശത്തെയൊ ആ കക്ഷികളിലൊരാളുടേയൊ അവർ ആരുടെ കീഴിലായി അവകാശപ്പെടുന്നുവൊ അവരിലൊരാളുടേയൊ നിയമാനുസൃതമായ നിലയെയൊ വല്ല കരാറൊ കടമയൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയൊ സംബന്ധിച്ചു ആ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ തർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല കാര്യത്തെയും പററി ആനുഷംഗികമായി തീർച്ചചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുകയും ആ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഒരുത്ത വാദവിഷയമായി ഇരുന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട് എടുത്തു വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ലാത്തതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അപ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരത്തെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു ആവശ്യമായിരിക്കാവുന്നെടത്തോളം ആ ഉടമാവകാശത്തെയൊ നിയമാനുസൃതമായ നിലയെയൊ കരാറിനെയൊ കടമയെയോ പററിയുള്ള അപ്രകാരമുള്ള വാദത്തെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു തീർച്ചയും അതേകക്ഷികൾ തമ്മിലൊ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ തമ്മിലൊ ഉള്ളതായിരുന്നാലും മററു യാതൊരു വ്യവഹാരത്തിലും അപ്രകാരമുള്ള ഉടമാവകാശത്തിന്റെയൊ നിയമാനുസൃതമായ നിലയുടേയൊ കരാറിന്റെയൊ കടമയുടേയൊ തെളിവായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു കോർട്ടുകളാൽ എടുത്തു തീർച്ചചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ആനുഷംഗികമായി തീർമാനിക്കൽ

൫൮. ൧൦൭൯-മാണ്ടത്തെ ൨-ം റെഗുലേഷൻ അതായതു തിരുവിതാംകൂർ കാലഹരണ റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷകൾക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

കാലഹരണം.

എന്നാൽ വ്യവഹാരപ്പെടുന്നതിനൊ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനൊ ഉള്ള അവകാശം എപ്പോൾ ആദ്യമായി ജനിച്ചുവൊ ആ കാലം മുതൽ മൂന്നുകൊല്ലം അവസാനിച്ചതിൽ പിന്നീടു ഒരു വ്യവഹാരത്തെയൊ അപേക്ഷയെയൊ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് എടുത്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

൫൯. ഹൈക്കോട്ട് ഏതു വ്യവഹാരത്തെയും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കുകയും ആ ഗ്രാമം ഏതു ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോട്ടിന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിലിരിക്കുന്നുവൊ ആ കോട്ടിലേക്കൊ മററുവല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിലേക്കൊ വിസ്തരിക്കുന്നതിനായി മാററുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു സ്ഥലം മാററം

എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽ നിന്നു ഒരു വ്യവഹാരത്തെ പിൻവലിക്കുകയും ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിനെക്കൊണ്ടു വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏതു കക്ഷിയും അപ്രകാരം സ്ഥലംമാററുന്നതായ യാതൊരു ഉത്തരവും കൊടുക്കും മുമ്പെ

൧൬ വകുപ്പുപ്രമാണത്തിന്നും റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം കോർട്ടുഫീസ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായ ഫീസ് തുക ആ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ചു കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം ൪.

വ്യവഹാരങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കലും, അവയുടെ ആകൃതിയും, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏജണ്ട് മാരും, കക്ഷികൾക്കു സമൻസയക്കലും, നടത്തിക്കലും, മാറി വെക്കലും, ഹാജരാകാതെ ഇരുന്നാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളും.

വ്യവഹാരങ്ങൾ അന്യായഹർജികൾ കൊണ്ടു തുടങ്ങേണ്ടതാകുന്നു.

൧൭. ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ വ്യവഹാരവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോർട്ടിലേക്ക് ഒരു അന്യായ ഹർജിയും ആ വ്യവഹാരത്തിൽ എത്ര പ്രതികളുണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം ആ അന്യായഹർജിയുടെ പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിയെ സമൻസിന്റെ പ്രതിയോടൊന്നിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഇതിൽ വഴിയെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പതിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

അന്യായഹർജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾ.

൧൮. അന്യായഹർജി ആ പകുതിയിൽ നടപ്പുള്ള ഭാഷയിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും വാദിയാലോ അയാൾ ഹാജരില്ലെങ്കിൽ അയാളാൽ ക്രമപ്രകാരം അധികൃതനായ ഏജണ്ടിനാലോ ഒപ്പിടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും അതിൽ

(എ) വാദിയുടേയും പ്രതിയുടേയും പേരും വിവരണവും വാസസ്ഥലവും

(ബി) വ്യവഹാര കാരണത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തവിവരണവും അതു എപ്പോൾ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും

(സി) അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സങ്കടനിവൃത്തിയും അപേക്ഷിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ മൊത്തംതുക അല്ലെങ്കിൽ വിലയും

ഈ വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സ്വയമെ കാര്യസ്ഥൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകൽ.

൨൦. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വല്ല വ്യവഹാരത്തിലേയും വല്ല കക്ഷിയും അയാൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകയും വ്യവഹരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി വല്ല ആളേയും വക്കാലത്തു നാമത്താൽ നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ വ്യവഹാരത്തിലെ കക്ഷികളിൽ വല്ല ആളും തന്നെ ഹാജരാകുന്നതു നീതിസാദ്ധ്യത്തിനു ആവശ്യമാണെന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോർട്ട് വിചാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ കക്ഷിയെ തന്നെ ഹാജരാകുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനു ആ കോർട്ടിലേക്ക് അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. അപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ട കക്ഷി നേരിട്ടു ഹാജരായില്ലെന്നു വരികിൽ അയാൾ നേരിട്ടോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകാതിരുന്നിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ അതേ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കു അയാൾ ഉൾപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

പ്രതിക്കു സമൻസ് നടത്തേണ്ടവിധം.

൨൧. അന്യായഹർജി ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോർട്ട് അതിനെ രെജിസ്തരിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടതും ഒരു നിർണ്ണയിച്ച ദിവസത്തിൽ ഹാജരാകയും തർക്കത്തിനു ഉത്തരം പറകയും ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു രേഖാമൂലമായ സമൻസിനാൽ പ്രതിയോടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു. സമൻസിനെ പ്രതിയുടെ മേൽ തന്നെ നടത്തേണ്ടതും അതിലെ ഒരു പ്രതി അയാൾക്കു കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

പ്രതി സമൻസ്സ് നടത്തപ്പെടാതെ ഒഴിയുമ്പോൾ നടത്തേണ്ട വിധം.

൨൨. പ്രതി തന്റെ പേരിൽ സമൻസ് നടത്തപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു കളയുന്നു എന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സമൻസിനെ പ്രതിയോടൊന്നിച്ചു പാർക്കുന്ന പ്രതിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായ പ്രായം ചെന്ന പുരുഷന്റെ മേൽ നടത്തിക്കയും അതിന്റെ പ്രതി അയാൾക്കു കൊടുക്കയും ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണമായി പാർക്കുന്ന ഗൃഹത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന വല്ല ഭാഗത്തിലും അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പിനെ പതിക്കണമെന്നോ ആജ്ഞാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

കോട്ടിന്റെ അധികാരത്തിനു പുറമെ പ്രതിയിരിക്കുമ്പോഴത്തെ നടപടി.

൨൩. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിന്റെ അധികാരത്തിനു പുറമെയുള്ള ഒരു പ്രതിയുടെ പേരിൽ സമൻസ് നടത്തിക്കേണ്ടു അവശ്യമായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫിനു അയക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം ആ സമൻസ് താൻ തന്നെ അയച്ചതായിരുന്നാലെന്നപോലെ അതിനെ നടത്തിക്കേണ്ടതും പിന്നീട അപ്രകാരം നടത്തിയ വിവരത്തിനുള്ള റിപ്പോർട്ടിനോടുകൂടി അതിനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിലേക്കു മടക്കി അയക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾക്കു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

പ്രതി ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ നടപടി.

൨൪. നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ പ്രതി തന്നേയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ ഹാജരാകാതിരിക്കയും സമൻസ് ക്രമപ്രകാരം നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു എക്സ്പാർട്ടിയായി നടപടി നടത്താവുന്നതാകുന്നു.

സമൻസ് ക്രമപ്രകാരം നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു തെളിയക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തു കോട് പുതിയതായി ഒരു സമൻസ് അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വ്യവഹാരത്തിനു രണ്ടു ദിവസത്തെ അറിയിപ്പു കിട്ടണമെന്നു പ്രതിക്കു അവകാശപ്പെടാം.

വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു രണ്ടു പൂർണ്ണമായ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പെ അറിയിപ്പു കിട്ടണമെന്നു കാരെ പ്രതിയും അവകാശപ്പെടാവുന്നതും നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ ഉത്തരം പറയുന്നതിനു പ്രതിയെ ശക്തനാക്കത്തക്കവണ്ണം മതിയായ സമയത്തിൽ സമൻസ് നടത്തീട്ടില്ലാ എന്നുവരികിൽ വിചാരണ മേലാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കു മാററി വെക്കേണ്ടതും ആ ദിവസത്തെപ്പററി രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പു പ്രതിക്കു കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

വാദി ഹാജരാകാതിരിക്കയും പ്രതി അവകാശം സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴൊ വാദിയുടെ വീഴ്ചയാൽ സമൻസ് നടത്താതിരിക്കുമ്പോഴൊ നടപടി.

൨൫. പ്രതി ഹാജരാകുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ,

(എ) ഇരുകക്ഷികളും ഹാജരാകാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) വാദി ഹാജരാകാതിരിക്കയും പ്രതി ഹാജരാകുകയും അവകാശം സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്കയോ, അല്ലെങ്കിൽ

(സി) വാദിയുടെ വീഴ്ച നിമിത്തം സമൻസ് നടത്തപ്പെടാതിരിക്കയും പ്രതി ഹാജരാകാതിരിക്കയുമാകട്ടെ,

ചെയ്യുന്നതായാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് മററു വിധത്തിൽ ആജ്ഞാപിക്കാത്ത പക്ഷം വ്യവഹാരത്തിനെ തള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

വാദി ഹാജരാകാതിരിക്കയും പ്രതി അവകാശം സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുമ്പോളുള്ള നടപടി.

൨൬. വാദി ഹാജരാകാതിരിക്കയും എന്നാൽ പ്രതി ഹാജരാകുകയും അവകാശം മുഴുവനുമൊ അതിന്റെ ഒരംശമൊ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് അങ്ങിനെ സമ്മതിച്ചതനുസരിച്ചു പ്രതിക്കു വിരോധമായി വിധി ന്യായം കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു, എന്നാൽ അവകാശത്തിന്റെ ഒരംശം മാത്രം സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരണ മേലാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കു കോട് മാററി വെക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൨൫-ം വകുപ്പും ൨൬-ം വകുപ്പും അനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവിനെകാരണം കാണിക്കുമ്പോൾ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താം.

൨൭. ഒരു വ്യവഹാരത്തെ ൨൫-ം വകുപ്പിലെ എ-ം ഖണ്ഡമൊ സി-ം ഖണ്ഡമൊ അനുസരിച്ചു തള്ളിയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വാദി പുതുതായ ഒരു വ്യവഹാരം കൊണ്ടു വരാവുന്നതാകുന്നു. ഒരു വ്യവഹാരത്തെ തള്ളിയിരിക്കുന്നതായ ൨൫-ം വകുപ്പിലെ ബി-ം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റേയൊ ൨൬-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു അവകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനു മാത്രമായി കൊടുക്കപ്പെട്ട വിധിയുടേയൊ തിയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം വാദി വല്ല മതിയായ കാരണത്തിന്മേലും ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നു തടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ കോട് ആ വ്യവഹാരം തള്ളിയതിനേയൊ വിധിയേയൊ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആ വ്യവഹാരം മുറക്കു നടത്തുന്നതിനായി ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

പ്രതിക്കു വിരോധമായുള്ള എക്സ്പാർട്ടി വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ.

൨൮. ഒരു പ്രതിക്കു വിപരീതമായി ഒരു എക്സ്പാർട്ടി വിധികൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വല്ല സംഗതിയിലും അയാൾ ആ വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു ഉത്തരവു കിട്ടുന്നതിലേക്കായി പ്രതിഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടിനോടു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും സമൻസ് ക്രമപ്രകാരം നടത്തപ്പെട്ടി

ല്ലെന്നൊ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണെക്കായി വിളിച്ചപ്പോൾ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നു വല്ല മതിയായ കാരണത്താൽ താൻ തടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നൊ അയാൾ കോട്ടിനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ കോട്ട് യുക്തമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ അയാൾക്കു വിപരീതമായ വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു ഉത്തരവു കൊടുക്കേണ്ടതും വ്യവഹാരത്തിന്മേൽ നടപടി നടത്തേണ്ടതിനായി ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ ആ പ്രതിക്കു പ്രതികൂലമായുള്ളെടത്തോളം മാത്രം അതിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാ എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറ്റു പ്രതികളിൽ എല്ലാപേക്കമൊ വല്ലവക്കമൊ പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നെടത്തോളം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

എതിർകക്ഷിക്കറിയിപ്പു കൂടാതെ യാതൊരു വിധിയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ.

൫൯. ൫൭-ം വകുപ്പോ ൫൮-ം വകുപ്പോ അനുസരിച്ചുള്ള യാതൊരു അപേക്ഷയിന്മേലും എതിർ കക്ഷിക്കു അറിയിപ്പു കൊടുത്തു നടത്തീട്ടല്ലാതെ യാതൊരു വിധിയേയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ.

അദ്ധ്യായം ൭.

വ്യവഹാരങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുക, പിൻവലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാജി ആക്കുക ഇവയും സാക്ഷികളെ സമൻസ് അയച്ചു വരുത്തി വിസ്തരിക്കയും ചെയ്ക.

ഇരുകക്ഷികളും ഹാജരാകുമ്പോഴത്തെ നടപടി.

൬൦. പ്രതി ഹാജരാകുമ്പോൾ അവലാധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നൊ എന്നു കോട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു തീച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അയാൾ അവകാശത്തെ സമ്മതിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരം രാജിപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്നതായാൽ ആ സമ്മതിക്കലിനെയൊ രാജിയേയൊ എഴുതി റിക്കാഡാക്കേണ്ടതും കക്ഷികൾ ഒപ്പിടേണ്ടതും കോട്ട് അതനുസരിച്ചു ഒരു വിധികൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. അയാൾ അവകാശത്തെ സമ്മതിക്കാതിരുന്നാൽ അയാളുടെ ആക്ഷേപങ്ങളെ വാക്കാലോ രേഖാമൂലമായൊ വിവരിക്കേണ്ടതിനു അയാളോടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും അയാൾ ഒരു കാര്യവിവരപത്രിക ഫയലാക്കുന്നതിനു ഇടയാകുന്നതിലേക്കായി കേസ് മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്കു മാറ്റിവെക്കണമെന്നു കോട്ട് വിചാരിക്കുന്നതായാൽ കോട്ട് അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

വ്യവഹാരം പിൻവലിക്കൽ

൬൧. ഒരു വ്യവഹാരം വാദി പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ആ വിവരം രേഖാമൂലം കോട്ടിൽ തെര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും കോട്ട് ആ വ്യവഹാരത്തെ ഫൈലിൽനിന്നു നീക്കേണ്ടതും അതേ വ്യവഹാര കാരണത്തിന്മേൽ പുതുതായി യാതൊരു വ്യവഹാരവും കൊണ്ടുവന്നു കൂടാത്തതും ആകുന്നു.

എപ്പോഴും വ്യവഹാരം സന്ധ്യം ചെയ്തു തീച്ചപ്പെടുത്താം.

൬൨. കക്ഷികളിൽ ഒരാൾ കോട്ടിലൊ മറ്റു സ്ഥലത്തൊ സന്ധ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു വ്യവഹാരത്തെയൊ അതിന്റെ വല്ല ഭാഗത്തെയൊ തീച്ചു ചെയ്വാൻ എന്നു കക്ഷികൾ സമ്മതിക്കയും സന്ധ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെയും സന്ധ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തെയും വിവരിച്ചു ഇരുകക്ഷികളും ഒപ്പിട്ടുള്ള ഒരു രേഖാമൂലമായുള്ള ഉടമ്പടി ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ കോട്ട് ആ പ്രകാരമുള്ള ഉടമ്പടിയെ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വിധത്തിൽ സന്ധ്യം ചെയ്തതിന്റെശേഷം കോട്ട് ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു കേസിനെ തീച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ഉടമ്പടിയെ കോട്ട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെശേഷം കോട്ടിലെ അനുവാദമില്ലാതെ അതിലെ യാതൊരു കക്ഷിക്കും അതിൽനിന്നു പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതാകുന്നു. വല്ല കക്ഷിയും ന്യായമായ ഒഴികഴിവു കൂടാതെ അപ്രകാരം പിൻവലിക്കുകയൊ സന്ധ്യം ചെയ്വാൻ നിരസിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതായാൽ കോട്ട് അയാൾക്കു പ്രതികൂലമായി തീച്ചു ചെയ്കയൊ കോട്ടിനു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന മറ്റു ഉത്തരവു കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

എതിർതീച്ചു

൬൩. പ്രതിക്കു വാദി നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കേണ്ടതായ വല്ല തുകക്കുമായി ഒരു വ്യവഹാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽ പ്രതിക്കു ബോധിപ്പിക്കാമായിരിക്കുമ്പോൾ ആ തുകയെ പ്രതിക്കു തട്ടികഴിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരം എതിർതീച്ചു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിധി അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിക്കു ചെല്ലേണ്ടതായി അവസാനമായി കാണപ്പെടുന്ന വല്ല തുകക്കും ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹാജരാകേണ്ട കക്ഷികളെ സമൻസ് അയച്ചു വരുത്തണം

൩൭. പ്രതി കാര്യവിവരപത്രിക കൊടുക്കുമ്പോൾ കോട് അവകാശത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും വാദിക്ക വേണ്ടിയും പ്രതിക്ക വേണ്ടിയും ഹാജരാകാവുന്ന എല്ലാ തെളിവിനെയും എടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. വാദിയുടേയോ പ്രതിയുടേയോ അപേക്ഷയിന്മേൽ വല്ല കക്ഷിയും ഹാജരാകണം എന്നോ വല്ല രേഖയും ഹാജരാക്കണം എന്നോ നിർബന്ധിക്കാൻ കോട് പ്രസംഗം ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന കോട് വിചാരിക്കുന്നതായാൽ കോട് അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

അപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ വല്ല സാക്ഷിക്കും സമൻസ് അയക്കുമ്പോൾ വിസ്താരത്തിന്നായി ഹാജരാകുന്നതിന ചിലവാകുന്ന അയാളുടെ ന്യായമായ എല്ലാ ചിലവുകളും മുൻകൂട്ടി കെട്ടിവെക്കണം എന്ന കോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു.

സാക്ഷികളെ സമൻസ് നടത്തിക്കേണ്ട വിധം.

൩൮. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കകത്തോ ആ കോടിന്റെ അതിർത്തിക്കപ്പുറമെ ൫ മയിലിനകത്തോ പാർക്കുന്ന ഏതു സാക്ഷിക്കും ആ കോട് മുഖാന്തരം സമൻസ് അയക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോൾ അയക്കാം.

അധികാരാതിർത്തിക്കു പുറമെ ൫ മൈലിനു അധികം ദൂരത്തായി വല്ല സാക്ഷിയും പാർക്കുന്നതായാൽ കോട്ടുകക്ഷികളെക്കൊണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിതരണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും അപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഏതു ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ സാക്ഷി പാർക്കുന്നുവോ ആ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിനോടു ഒരു ലെട്ടരോടുകൂടി അയക്കേണ്ടതും ആ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ് ഉടൻതന്നെ ആ സാക്ഷിക്കു സമൻസ് അയക്കുകയും അയാളെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ മുഖേന വിസ്തരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതും ഏതു കോട്ടിൽ വ്യവഹാരം തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്നുവോ ആ കോട്ടിലേക്കു അയാളുടെ മറുപടികളെ മടക്കി അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഹാജരാകുന്നതിനും തെളിവു കൊടുക്കുന്നതിനുമായോ ആധാരം ഹാജരാക്കുന്നതിനായോ സമൻസ്.

൩൯. ഹാജരാകയും തെളിവുകൊടുക്കയും ചെയ്യണം എന്നോ ആധാരം ഹാജരാക്കുകയോ ഹാജരാക്കിക്കയോ ചെയ്യണം എന്നോ സമൻസ് അയക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയോടു സമൻസിൽ ആജ്ഞാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചിലതരം സ്ത്രീകളേയും മറ്റു ആളുകളേയും തന്നത്താൻ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നു ഒഴിക്കൽ.

൪൦. രാജ്യത്തിലെ ആചാരങ്ങളോ മര്യാദകളോ അനുസരിച്ചു പരസ്യമായ സ്ഥലത്തിൽ ഹാജരാകണം എന്നു നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്ത സ്ത്രീകളേയും അവർ തന്നെ കോട്ടിൽ ഹാജരാകണമെന്നുള്ളതിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളേയും രോഗനിമിത്തമൊ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യനിമിത്തമൊ ഗൗരവപ്പെട്ട ദുർഘടംകൂടാതെ ഹാജരാകാൻ ഇടയില്ലാത്ത വല്ല ആളുകളേയും സമൻസ് അയച്ചു വിളിച്ചുകൂടാ എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള വല്ല ആളുടേയും തെളിവു ആവശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് അവരുടെയോ അവരുടേയോ വാസസ്ഥലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്തന്നെ അയാളെ വിസ്തരിക്കയൊ കമ്മിഷണരെക്കൊണ്ടു വിസ്തരിക്കയൊ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സാക്ഷിവിസ്താരം.

൪൧. സാക്ഷികളെ സത്യത്തിന്മേലൊ സത്യവാചകം പറയിച്ചൊ വിസ്തരിക്കേണ്ടതു സാക്ഷികളുടെ തെളിവിനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത കോട് ദീർഘമായി എഴുതി എടുത്തു തീരണം എന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ സാക്ഷിയുടേയും വിസ്താരം നടന്നുവരവെ ജഡ്ജിമാരിൽ വല്ലവരും സാക്ഷികൊടുക്കുന്ന മൊഴിയുടെ സാരത്തെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ഡമായി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും ഏതു ജഡ്ജിമാരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുന്നുവൊ ആ ജഡ്ജിമാർ അപ്രകാരമുള്ള മെമ്മോറാണ്ഡത്തെ ഒപ്പിടേണ്ടതും ആകുന്നു.

അപ്രകാരമുള്ള ഓരോ മെമ്മോറാണ്ഡവും റിക്കാഡിന്റെ ഒരു അംശം ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു

൩൯. കക്ഷികൾ സംഗതിയെ തൃപ്തമായി ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതായാൽ അതല്ലാതെ മതിയായ മറ്റുവല്ല കാരണത്തിന്മേലോ അങ്ങിനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതി കക്ഷികളുടെ സമ്മതപ്രകാരമൊ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവാദി ഹാജരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാദിയുടെ സമ്മതപ്രകാരമൊ നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വിസ്താരത്തെ മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാകുന്നു. ആ പ്രകാരമുള്ള തീയതിയിൽ കക്ഷികളൊ അവരിൽ വല്ലവരുമൊ ഹാജരാകുന്നതിൽ വീഴ്ച ചെയ്താൽ ൩൭-ം വകുപ്പിനാലും ൩൮-ം വകുപ്പിനാലും ആ കാര്യത്തിന്മേലേക്കായി വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിധങ്ങളിലൊന്നിൽ ആ വ്യവഹാരത്തെ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതി അനുഭവിക്കുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉത്തരവു കൊടുക്കയൊ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

ഒത്തുതീർച്ചപ്പെടുന്നതിനായൊ മറ്റു കാരണംകൊണ്ടു വിചാരണ മാറ്റുക

അദ്ധ്യായം ൬

വിധിയും വിധിനടത്തലും.

൪൦. കക്ഷികളുടെയൊ അവരുടെ കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയൊ വാദങ്ങളെ കേട്ടുതീർക്കുകയും ഇരുഭാഗത്തേക്കുമുള്ള തെളിവിനെ പര്യാലോചിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതി ന്യായമായും നിഷ്പക്ഷമായും ചിത്തശുദ്ധിക്കനുരൂപമായും ഉള്ള വിധി വിധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിസ്താരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കോടതി വിധി.

എന്നാൽ വ്യവഹാരത്തിൽ അങ്ങിനെ വിധിനടത്തുനടപടികളിൽ അങ്ങിനെ യാതൊരു തുകയും യാതൊരു കക്ഷിക്കും വക്കീൽ ഫീസായി കൊടുക്കാൻ അനുമതിക്കുന്നതിനു യാതൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതിക്കും അധികാരം ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.

൪൧. വിധി മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും വ്യവഹാരത്തിന്റെ നമ്പരും കക്ഷികളുടെ പേരുകളും അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളുടെ പേരുകളും വായിച്ച പ്രമാണങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളും അതിന്മേലുള്ള തീർച്ചയും ആ തീർച്ചക്കുള്ള കാരണങ്ങളും ആ വിധിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. തീർച്ചചെയ്ത പണത്തിന്റെ തുകയും ഏല്പിക്കേണ്ട സ്ഥാവരവസ്തുവും ഏല്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചചെയ്താൽ കൊടുക്കേണ്ടതുകയും കോടതിച്ചിലവിനുള്ള തുകയും ആ ചിലവു ഏതു കക്ഷികൾ എന്തുവിതത്തിൽ കൊടുക്കണം എന്നും അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

വിധിയിലടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടിയ വിവരങ്ങൾ

ഏതു ദിവസം വിധികൊടുക്കുന്നുവൊ അന്നത്തെ തീയതി ആ വിധിയിൽ എഴുതേണ്ടതും ആ കാര്യത്തെ തീർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും അതിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതും ആകുന്നു. ഓരോ കക്ഷിക്കും അപേക്ഷിച്ചാൽ വിധിയുടെ പകർപ്പു കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട്.

൪൨. പണത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള വല്ല കാലത്തിലേക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതിയിൽ നിന്നു തീർച്ച ചെയ്ത അസ്സലായതുകക്കു കൊടുക്കാൻ തീർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള വല്ല പലിശക്കും പുറമെ വ്യവഹാരതീയതിമുതൽ വിധിത്തീയതിവരെ അപ്രകാരം തീർച്ചചെയ്ത മുതലിനു കൊടുക്കേണ്ടുന്നതു ന്യായമാണെന്നു കോടതി വിചാരിക്കുന്നതായ നിരക്കിൽ പലിശയും അപ്രകാരം തീർച്ചചെയ്യുന്നതായ ആകപ്പാടെയുള്ള തുകക്കു വിധിത്തീയതി മുതൽ പണം കൊടുത്തുതീർക്കുന്ന തീയതിവരെയൊ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി യുക്തമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന അതിനു മുമ്പിലുള്ള തീയതിവരെയൊ കോടതി ന്യായം എന്നുവിചാരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ മേൽപലിശയും കൊടുക്കുന്നതിനു ആ കോടതി വിധിയിൽ അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു.

പണത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തീർച്ചചെയ്യുന്ന മുതലായതുകക്കു പലിശ കൊടുക്കണമെന്നു വിധിയിൽ അനുവദിക്കാം.

മുൻപറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള തുകക്കു വിധിത്തീയതിമുതൽ പണംകൊടുത്തുതീർക്കുന്ന തീയതിവരെയൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പിലുള്ള മറ്റു തീയതിവരെയൊ മേൽപലിശ കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അപ്രകാരമുള്ള വിധിയിൽ യാതൊന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള പലിശ കോടതി കൊടുക്കയില്ലാ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഗണിക്കേണ്ടതും അതിലേക്കു ഒരു പ്രത്യേകം വ്യവഹാരം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

മേൽ പലിശയെക്കുറിച്ചു വിധിയിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫലം

ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതി ഒരു പണത്തുക കൊടുക്കാനായി വിധിക്കുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പലിശയോടുകൂടിയൊ പലിശയില്ലാതെയൊ ആ തുകയെ തവണവെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നു കോടതി അനുവദിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഏതു കോട്ടു വിധി നടത്തിക്കാമെന്നു.

൬൯. വിധിയെ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വഴിയെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു ആ വിധിയെ നടത്തിക്കാനായി ഏതു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിലേക്കൊ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിലേക്കൊ അയച്ചിരിക്കുന്നുവൊ ആ കോടതി ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫൊ നടത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

കുറിപ്പിട്ട ജംഗമവസ്തുവിന്മേലുള്ള വിധിയെ നടത്തിക്കേണ്ടവിധം.

൭൦. വിധി വല്ല കുറിപ്പിട്ട ജംഗമ വസ്തുവിലേക്കായിട്ടായിരുന്നാൽ ആ മുതലിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വിധിധാരകനു അതിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വിധി ഉൾജ്ജിതപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. ആ മുതലിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുവരികിൽ അതിനു പകരമായി വിധിച്ചിട്ടുള്ള തുക കൊടുപ്പിച്ചു വിധി നടത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിധിയനുസരിച്ചു മറ്റുകണക്കുതീർക്കലിനാലൊ പണം കൊടുക്കുന്നതു പരസ്യമായ കോടതിയിൽവച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ആയതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും.

൭൧. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിയാൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിധി അനുസരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായ എല്ലാ പണത്തെയും വിധിധാരകനൊ രേഖാമൂലം പ്രത്യേകം അധികൃതനായ അയാളുടെ കാര്യസ്ഥനൊ തുറന്ന കോടതിയിൽ വച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ വിധിയെ വിധിധാരകനു തൃപ്തിയായ വിധത്തിൽ മറ്റു പ്രകാരേണ കണക്കുതീർത്തു ഒതുക്കുന്നതായാൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒതുക്കലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതിൽ അയാളൊ അയാളുടെ കാര്യസ്ഥനൊ തുറന്ന കോടതിയിൽവച്ചു ഒപ്പിടേണ്ടതും അപ്രകാരമുള്ള റിക്കാർഡിൽ അപ്പോൾ ബെഞ്ചായി കൂടിയിരുന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ ഒപ്പും ഇരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

അപ്രകാരം പണം കൊടുക്കലൊ കണക്കു തീർത്തു ഒതുക്കിയതൊ ആയ വിവരം ആ ബെഞ്ച് വിധിയിന്മേൽ പുറത്തെഴുത്തായി എഴുതേണ്ടതും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

വിധിയനുസരിച്ചു പണം തീർത്തുകൊടുക്കുകയൊ തീർക്കുന്നതിനേയും വിധി മുഴുവനുമൊ ഒരംശമൊ കണക്കുതീർത്തു ഒതുക്കുന്നതിനേയും ഈ വകുപ്പിനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ആകട്ടെ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിന്റെ കോട്ടിൽ ആകട്ടെ നടത്തുകയൊ രേഖപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്തിരുന്നാൽ അല്ലാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലാ.

വിധികടക്കാരനെ പിടിക്കുകയൊ സ്ഥാവരവസ്തുവിനെ ജപ്തിചെയ്യുകയൊ ചെയ്തുകൂടാ.

൭൨. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട് ഒരു വിധി നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു വിധികടക്കാരനേയും പിടിക്കുകയാകട്ടെ യാതൊരു സ്ഥാവരവസ്തുവിനേയും പിടിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്തുകൂടാ.

എന്നാൽ വിധികടക്കാരൻ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതായാൽ ആ ആളിന്റെ നേർക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു വാറണ്ട് അയച്ചു വിധി നടത്തിക്കണമെന്നു വിധിധാരകൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതായാൽ അപ്രകാരം വിധി നടത്തിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ട് ഗസെറ്റിൽ പരസ്യത്താൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിനെയൊ അതിലെ പ്രെസിഡെണ്ടിനെയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആ പ്രകാരം പിടിച്ച വല്ല ആളെയും ഏതു ജെയിലിൽ തടവിലാക്കണം എന്നു വിധിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഗവർൺമെണ്ടിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

ജംഗമവസ്തുവിനെ ജപ്തിചെയ്യൽ.

൭൩. വിധിധാരകന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോടതി കോട് കൂടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രെസിഡെണ്ടൊ വിധി അനുസരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായ തുകയുടെ വിലക്കുള്ളതായി വിധിധാരകൻ ചൂണ്ടികാണിച്ചു തരുന്നതിനേയും വിധികടക്കാരന്റെ വകയായും തന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കകത്തുള്ളയും യാതൊരു ജംഗമവസ്തുക്കളേയും ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനു അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

എന്നാൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അപ്രകാരം ജപ്തിക്കു ഉൾപ്പെടുത്തികൂടുന്നതല്ലാ.

(എ) വിധികടക്കാരനും അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉടുപ്പുവസ്ത്രങ്ങളും കിടക്കകോപ്പും,

(ബി) പണിക്കാരന്റെ പണി ആയുധങ്ങൾ; വിധിക്കടക്കാരൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നാൽ കൃഷിയ്ക്കുള്ള ആയുധങ്ങളും; വിധിക്കടക്കാരൻ കൃഷിചെയ്തു തന്റെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നു കോടതിക്കു തോന്നുന്ന കന്നുകാലികളും വിത്തും,

(സി) കൃഷിക്കാരരുടെ വകയും അവർ അധിവസിച്ചുവരുന്നതും ആയ ഗൃഹങ്ങളുടേയും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടേയും സാധനങ്ങൾ,

(ഡി) കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ,

(ഇ) നഷ്ടങ്ങൾക്കു വ്യവഹാരപ്പെടുന്നതിലേക്കുള്ള വെറും അവകാശങ്ങൾ,

(എഫ്) പട്ടാളം വകയും സിവിൽ വകയും ആയ അടുത്തൂൺകാരർ ഗവർണ്മെണ്ടിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന മാസപ്പടികളും ഇനാങ്ങളും രാജ്യതന്ത്രാസ്പദമായ അടുത്തൂൺകളും,

(ജി) ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശമ്പളത്തിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള സംഖ്യയും,

(൧) ശമ്പളം മാസം ഒന്നിനു പത്തു രൂപായിൽ കവിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ശമ്പളം മുഴുവനും,

(൨) ശമ്പളം മാസം ഒന്നിനു പത്തുരൂപായിൽ കൂടിയും ഇരുപതു രൂപായിൽ കവിയാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ മാസം പത്തു രൂപാ വീതവും,

(൩) ശേഷം സംഗതികളിൽ ശമ്പളത്തിൽ ഒന്നു പാതിയും

(എച്ച്) ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിയമം സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശമ്പളങ്ങളും പടികളും

(ഐ) കൂലിവേലക്കാരുടേയും ഗൃഹപരിചാരകന്മാരുടേയും കൂലികളും ശമ്പളങ്ങളും,

വിവരണം— എഫ്, ജി. എച്, ഐ, ഈ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതായി വരുന്നതിനു മുമ്പായോ അതിൽ പിന്നെയോ ജപ്തിയിലും ലേലത്തിലും നിന്നു ഒഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാകുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വകുപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാതൊന്നും പാട്ടം കൊടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിധികളെ നടത്തുന്നതിൽ ഗൃഹങ്ങളുടേയും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടേയും സാധനസാമഗ്രികളെ ജപ്തിയിലൊ ലേലത്തിലൊ നിന്നു ഒഴിക്കുന്നതായ് വിചാരിക്കപ്പെടുകയും അരുതു

൫൭. വസ്തു വിധികടക്കാരന്റെ കൈവശത്തിലിരിക്കുന്നതായാൽ അതിനെ യഥാർത്ഥമായി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതും അതിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ബന്ധോവസ്തിനു കോട് ഏർപ്പാടു ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകാം എന്നു രേഖാമൂലം മതിയായ ജാമ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിധികടക്കാരന്റെ ബന്ധോവസ്തിൽ വച്ചേക്കാവുന്നതാകുന്നു. അതിനു വീഴ്ചചെയ്താൽ വിധിയെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുതലിന്റെ വിലയോളം ജാമ്യക്കാരന്റെ പേരിൽ നടത്താവുന്നതാകുന്നു.

വസ്തു വിധികടക്കാരന്റെ കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായാൽ ജപ്തിചെയ്യേണ്ടവിധം

൫൮. വസ്തു വിധികടക്കാരന്റെ കൈവശം ഇല്ലെന്നുവരികിൽ വസ്തു ആരു കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നുവൊ അയാൾ അതിനെ വിധികടക്കാരനു കൊടുത്തുപോകരുതെന്നു വിരോധിക്കുന്നതായ ഒരു രേഖാമൂലമായ ഉത്തരവു അയാൾക്കു അയച്ചു ജപ്തി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വിധികടക്കാരന്റെ കൈവശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തേണ്ട വിധം

൫൯. കോടതിൽനിന്നു ഇനി ഒരു ഉത്തരവു കൊടുക്കുന്നതുവരെ വിധികടക്കാരനു ചെല്ലേണ്ടതായ കടത്തിനെ അയാൾ ഈടാക്കരുതെന്നും ചെല്ലേണ്ടതായ പണത്തിനെ വാങ്ങിച്ചുകൂടാ എന്നും വിധികടക്കാരനേയും ആ കടം വീട്ടിക്കൂടാ എന്നു ആ കടക്കാരനേയും വിരോധിക്കുന്നതായ ഒരു രേഖാമൂലമായ ഉത്തരവിനാൽ വിധികടക്കാരനു ചെല്ലേണ്ടതായ കടങ്ങളേയും പണങ്ങളേയും

കടത്തിനെ എങ്ങിനെ ജപ്തു ചെയ്യണം.

ജപ്തി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും സ്ഥാവരസ്വത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കടത്തിനെ ജപ്തിചെയ്കയോ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായി ഗണിക്കപ്പെടരുതു.

ജപ്തിചെയ്തതിൽപിന്നെട്ട രഹസ്യമായിഅന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നത അസാധുവാകുന്നു

൫൮. സദുദ്ദേശമായി കണ്ടുകെട്ടി എടുക്കുകയോ രേഖാമൂലമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാൽ മുൻപറയപ്പെട്ട മാതിരിയിൽ ക്രമപ്രകാരം നോട്ടീസ് കൊടുത്തറിയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തു ഒരു ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിക്രയത്താലൊ ദാനത്താലൊ പണയത്താലൊ മറ്റു വല്ല പ്രകാരത്താലൊ ആ ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ രഹസ്യമായി അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതും ജപ്തിനടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ ജപ്തിയിൽപെട്ട കടത്തെ വിധിക്കടക്കാരനു കൊടുത്തുതീർക്കയൊ ചെയ്യുന്നതും ജപ്തി അനുസരിച്ചു നടത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം അസാധുവായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ജപ്തി ചെയ്ത വസ്തുവിന്മേലുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ വിചാരണ.

൫൯. ഒരു വിധി നടത്തിക്കുന്നതിൽ ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുവിനു വല്ല അവകാശവും ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട് ആ അവകാശത്തെ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതും വിധികടക്കാരനു അതിൽ വില്ക്കുന്നതായ യാതൊരു ബാദ്ധ്യതയും ഇല്ലാ എന്നു കാണുന്നതായാൽ ആ വസ്തുവിനെ ജപ്തിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

ജപ്തിചെയ്തപതിനഞ്ചുദിവസംകഴിഞ്ഞതിനുമേൽ വസ്തുവിനെ വിറ്റുകൂടാ. വില്പനക്കു പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം.

൬൦. ജപ്തി ചെയ്തതിൽപിന്നിട്ട കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ ജപ്തി ചെയ്ത വസ്തുവിനെ വില്ക്കുന്നതിലേക്കായി ജപ്തി ചെയ്ത തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചിൽ കുറയാതെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരത്തിനു ഒരു വിളംബരം എഴുതി കോടതിനു പുറമെ പതിപ്പിക്കേണ്ടതും അതിനു മുമ്പിലായി വില്പനയുടെ വിവരം തമുക്കടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

എന്നാൽ (൧) വിധികടക്കാരന്റെ രേഖാമൂലമായ സമ്മതത്തോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തു വേഗത്തിലും സ്വഭാവേനയും ചീത്തപോകാതിരിക്കുമ്പോഴൊ അല്ലെങ്കിൽ (൨) അതിനെ ബന്ദോബസ്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു അതിന്റെ വിലയെ അധികരിക്കാവുന്നതായിരിക്കുമ്പോഴൊ കോട് ജപ്തിതീയതിമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഏതുകാലത്തും ആ ജപ്തിചെയ്ത വസ്തുവിനെ തമുക്കടിച്ചു അറിയിപ്പു കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം വില്ക്കാവുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരം ഉള്ള സംഗതിയിൽ വിധികൾ നടത്തിക്കുന്നതിൽ ജപ്തി ചെയ്ത പണങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതിലേക്കായി ഇതിൽ വഴിയെ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കുപെട്ട തദ്പ്രകാരം വിറ്റു കിട്ടിയ തുകയെ കോട് വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വില്പനയിൽനടപടി

൬൧. വില്പനക്കായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ ആ വസ്തുവിനെ തുറന്ന കോടതിൽ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വില്ക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതലായി വിളിക്കുന്നവനു വില്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. വില താമസം കൂടാതെ കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതിൽ വീഴ്ചചെയ്താൽ ആ വസ്തുവിനെ വീണ്ടും വില്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിലയുംകൊണ്ട പണം ഒടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കു ഒരു രസീതു കോട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതും വില്പന തീർച്ചയായി തീരുന്നതുമാകുന്നു.

വീണ്ടും വില്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വല്ല നഷ്ടവും വിധി ഉടമസ്ഥന്റെയോ വിധികടക്കാരന്റെയോ അപേക്ഷയിന്മേൽ വീഴ്ചക്കാരന്റെമേൽ അതിലേക്കു ഒരു വിധി കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലെന്നപോലെ വീഴ്ചക്കാരനിൽ നിന്നു ഈടാക്കാവുന്നതായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

വില്പനമാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനധികാരം

൬൨. ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യാതൊരു വില്പനയും കോടതിന്റെ യുക്തംപോലെ ൬൦-ം വകുപ്പിനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിലേക്കു പരസ്യമായി അറിയിപ്പു കൊടുത്തു ഒരു കല്പിക്കപ്പെട്ട തീയതിക്കു മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൬. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാകട്ടെ ഈ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വല്ല വില്പനയും സംബന്ധിച്ച വല്ല പ്രവൃത്തിയും നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആകട്ടെ അപ്രകാരമുള്ള വല്ല വില്പനയിലും വില്ക്കപ്പെടുന്ന വല്ല വസ്തുവിലും വല്ല ബാധ്യതകളായി നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുകയോ വിലക്കു കൊള്ളുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

ജഡ്ജിയൊ മറ്റു വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊ ലേലത്തിൽവില്ക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ വിലക്കു വാങ്ങിക്കയൊ ചെയ്യരുതു

൩൭. വിധി അനുസരിച്ചുള്ള തുകയും വില്പനയ്ക്കുള്ള ചിലവുകളും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന്നുമുമ്പെ കോടതിയിൽ ഒടുക്കുന്നതായാൽ ഈ റെഗുലേഷനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ വസ്തു വില്പനയെ നിറുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

കടവും ചിലവും ഹാജരാക്കുന്നതായാൽ വില്പനനിറുത്തി വെക്കൽ

൩൮. വിധി നടത്തുന്നതിൽ ഈടാക്കപ്പെട്ട പണങ്ങളിൽ നിന്നു വിധി നടത്തിപ്പിനുള്ള ചിലവിനെ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതും പിന്നീടു വിധി ഉടമസ്ഥന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായ തുകയെ കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു, അതിൽ പിന്നീടു വല്ലതും മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനെ വിധിക്കടം കൊടുക്കേണ്ടുന്നവനു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വില്പനയിൽ കിട്ടിയ തുകയെ വതിയ്യൽ

൩൯. വിററ വസ്തു വാസ്തവത്തിൽ ജപ്തിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിലക്കു കൊണ്ടവനെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

യഥാർത്ഥമായിപിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുവിനെ വിലക്കു കൊണ്ടവനു കൊടുക്കണം.

൪൦. വിററവസ്തു വിധിക്കു കൊടുക്കേണ്ടവനല്ലാത്ത മററു വല്ലവന്റെയും കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കയൊ വല്ല ആളും വിധിക്കു കൊടുക്കേണ്ടവനു കൊടുക്കേണ്ടതായ കടമായി ഇരിക്കയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ വിലക്കു കൊണ്ടവനു അല്ലാതെ യാതൊരാൾക്കും ആ വസ്തു കൈവശം ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കയൊ കടം കൊടുത്തു തീർക്കയൊ ചെയ്യരുതെന്നു വിരോധിക്കുന്നതായ രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പു അപ്രകാരമുള്ള ആൾക്കു കൊടുത്തു അതിനെ വിലക്കു കൊണ്ടവനെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജപ്തി ചെയ്ത കാലത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള വസ്തുവിലൊ കടത്തിലൊ വിധിക്കടം കൊടുക്കേണ്ടവനു ഏതേതു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ ആ അവകാശം വിലക്കു കൊണ്ടവനിൽ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

മററസംഗതികളിൽ വിലക്കു കൊണ്ടവനു വസ്തു കൊടുക്കേണ്ടവിധം.

൪൧. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട് കൊടുത്ത യാതൊരു വിധിയെയും വിധിദാരകന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ വിധി നടത്തുന്നതിനായി ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിന്നു അയച്ചുകൊടുക്കയും ആ മുൻസിഫ് അതു താൻതന്നെ കൊടുത്ത വിധിയായിരുന്നാൽ എന്നപോലെ അതിനെ നടത്തിക്കയും ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതു മററു വല്ല ഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിക്കു ജംഗമവസ്തു ഉള്ളതായി ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ആ ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകോട്ടിലേക്കു വിധി നടത്തിക്കുന്നതിനായി അയച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള കോട് ആ വിധി ആ കോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ എന്നപോലെ നടപടി നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

വിധിയെ നടത്തിക്കുന്നതിലേക്കു ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫിലേക്കു മാററി കൊടുക്കാം.

അധ്യായം ൭.

പലവക.

൪൨. വ്യവഹാരത്തിൽ വിധി കൊടുക്കുംമുമ്പെ ഒരു വാദിയൊ പ്രതിയൊ മരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ ന്യായാനുസൃതമായ പ്രതിനിധിയുടെയൊ എതിർകക്ഷിയുടെയൊ അപേക്ഷയിന്മേൽ ആ പ്രതിനിധിയുടെ പേരിനെ [illegible] റിക്കാർഡിൽ പതിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ മരിച്ചുപോയ പ്രതിയിൽ നിന്നു അയാളുടെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിനിധിക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളതും മുറപ്രകാരം കണക്കു തീർത്തു ഒതുക്കീട്ടില്ലാത്തതുമായ മുതലിന്റെ വിലക്കു പരിമിതമായി ആ പ്രതിനിധിക്കു വിപരീതമായി യാതൊരു വിധിയും കൊടുത്തുകൂടാത്തതുമാകുന്നു.

വ്യവഹാരത്തിനുള്ള കക്ഷി മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവന്റെ ന്യായാനുസൃതമായ പ്രതിനിധി അപേക്ഷിക്കുന്നതായാൽ അയാളെ റിക്കാർഡിൽ പതിക്കാവുന്നതാകുന്നു

൪൩. വാദിയുടെയൊ പ്രതിയുടെയൊ മരണ തീയതി മുതൽ ൪൦ ദിവസത്തിന്നകം യാതൊരു അപേക്ഷയും ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരം തള്ളേണ്ടതും അതേ വ്യവഹാര കാരണത്തിന്മേൽ യാതൊരു നൂതന വ്യവഹാരവും കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിച്ചുകൂടാത്തതും ആകുന്നു.

യാതൊരു അപേക്ഷയും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം വ്യവഹാരം തള്ളപ്പെടണം.

ഒന്നിലധികം വാദികളോ പ്രതികളോ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവരിൽ ഒരുത്തനോ ചിലരോ മരിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രതിനിധിയുടെമേൽ നടപടി നടത്തുക.

൯൪. ഒന്നിലധികം വാദികളോ പ്രതികളോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരിൽ ഒരുത്തനോ അധികംപേരോ മരിക്കുകയും അയാളുടെ പ്രതിനിധിയെ മുൻപറഞ്ഞപോലെ ചേർക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായ വാദികളുടെയോ വാദികളുടെയോ അപേക്ഷയിന്മേലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രതിയുടെയോ പ്രതികളുടെയോ പേരിലോ വ്യവഹാരത്തിൽ മേൽനടപടി നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

വിധിയാളൻ മരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ ന്യായാനുസൃതമായ പ്രതിനിധികളെ ചേർക്കാം.

൯൫. വിധി പൂർണ്ണമായി നടത്തിത്തീരും മുമ്പെ ഒരു വിധിയാളൻ മരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിനിധിയെ അയാളുടെ പേരിന് പകരം വാദിയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ വിധിയാളനായി ചേർക്കുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിനോടു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും വിധികടക്കാരൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ അപേക്ഷകൻ മരിച്ചുപോയ വിധിയാളന്റെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിനിധിയാണെന്നു കോർട്ടിലേക്കു ബോധ്യപ്പെടുന്നതായാൽ അവന്റെ പേരിനെ വിധിയാളനായി റെക്കാർഡിൽ കോർട്ടു ചേർക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

വിധികടക്കാരൻ മരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിനിധികളുടെ മേൽ വിധി നടത്താവുന്നതാകുന്നു.

൯൬. ഒരു വിധി പൂർണ്ണമായി നടത്തിത്തീരുംമുമ്പെ ഒരു വിധികടക്കാരൻ മരിക്കുന്നതായാൽ അതിനെ വിധിയാളന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ വിധികടക്കാരന്റെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിനിധികളുടെ പേരിൽ അയാളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ക്രമപ്രകാരം കണക്കു തീർത്തു ഒതുക്കീട്ടില്ലാത്തതും ആയ മുതലിന്റെ തുകയോളം ആ വിധി നടത്താവുന്നതാകുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടുകളുടെ വിധിപ്രവൃത്തികളെ ഹൈക്കോർട്ടു പരിശോധിക്കുക.

൯൭. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിന്റെ വല്ല വിധിയാലോ ഉത്തരവിനാലോ സങ്കടം നേരിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കുന്ന ഏതു കക്ഷിയും അപ്രകാരം ഉള്ള വിധിയുടെയോ ഉത്തരവിന്റെയോ തീയതിമുതൽ അറുപതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഹർജിയിന്മേൽ ഹൈക്കോർട്ട് പഞ്ചായത്തുകോർട്ടിലെ ജഡ്ജിമാരിൽ വല്ലവരുടെയും കൈക്കൂലിയോ ഗൌരവപ്പെട്ട പക്ഷപാതമോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ അതുകളെ നിയമത്താൽ ആ കോർട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അധികാരത്തെ ആ കോർട്ട് നടത്തിയെന്നോ നിയമാനുസൃതമല്ലാതെയോ സാരമായ ക്രമത്തെറ്റോടുകൂടിയോ മറ്റുവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നോ ഉള്ള കാരണത്തിന്മേൽ അതുകളെ വിധിയോ ഉത്തരവോ പ്രകടമായും അന്യായമെന്നോ നിയമവിരുദ്ധമെന്നോ എന്നുള്ള കാരണങ്ങളിന്മേൽ അതുകളെ ആ പ്രകാരമുള്ള വിധിയെയോ ഉത്തരവിനെയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താവുന്നതും.

ആവശ്യമെന്നു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന മറ്റു വല്ല വിധിയോ ഉത്തരവോ കൊടുക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ എതിർകക്ഷിക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കാതെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോർട്ടിന്റെ വിധിയെയോ ഉത്തരവിനെയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. അപ്രകാരമുള്ള ഹർജിയെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതുവരെ ഹൈക്കോർട്ട് ആ വിധിയോ ഉത്തരവോ നടത്തിവെക്കുന്നതിനു നിറുത്തിവെക്കാവുന്നതാകുന്നു.

താമസിക്കുന്നതിലേക്കു കാണിക്കുന്ന കാരണം ഹൈക്കോർട്ടിനു തൃപ്തികരമായിരുന്നാൽ ഹൈക്കോർട്ട് അറുപതുദിവസം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള ഹർജിയെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഈ വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതൊഴികെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിലെ ഓരോ വിധിയും ഉത്തരവും അവസാന തീർച്ചയായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹൈക്കോർട്ട് ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

൯൮. ഹൈക്കോർട്ട് ൯൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച ഒരു വിധിയെയോ ഉത്തരവിനെയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാം ആ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും ജഡ്ജിമാരിൽ വല്ലവരുടെയും കൈക്കൂലിയോ ഗൌരവപ്പെട്ട പക്ഷപാതമോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ഒരു വിധിയെയോ ഉത്തരവിനെയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ സംഗതിയെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഫാറങ്ങൾ മുതലായവ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഹൈക്കോട്ടിനുള്ള അധികാരം

൨൯. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാറങ്ങളേയും രെജിസ്റ്റർകളേയും അവ അയക്കാൻ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തവണകളേയും ഹൈക്കോട്ട് അതാതുകാലം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകോട്ടുകളുടെ രെജിസ്റ്ററുകളേയും റിക്കാർഡുകളേയും എല്ലാകാലത്തും പരിശോധിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു കൊടുക്കേണ്ട ഫീസിന്റെ തുക

൩൦. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽ വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യവഹാരത്തിന്റെ സംഖ്യയുടെ നൂറിനു അഞ്ചു വീതമുള്ള തുക ഫീസായി കൊടുക്കേണ്ടതും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ൬-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ കോർട്ഫീ റെഗുലേഷനിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും വ്യവഹാരത്തിന്റെ പിന്നീടോ റല്ലു ദശയിലോ വിധിനടപ്പു സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ പ്രാസസ്സുകൾ അയക്കുന്നതിലേക്കായോ മറ്റു വിധത്തിലൊ മറ്റു യാതൊരു ഫീസും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

എന്നുവരികിലും ഇതിനുമുമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽനിന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോട്ടിലേക്കു ഒരു വ്യവഹാരത്തെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനായി മാറ്റുമ്പോൾ അങ്ങിനെ ഒരു വിധിയെ നടത്തിക്കുന്നതിനായി മാറ്റുമ്പോൾ അങ്ങിനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്കോട്ടുകൾ അപ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളേയും വിസ്താരപ്രവൃത്തികളേയും സംബന്ധിച്ചു നടപ്പുള്ള പ്രാസസ് ഫീസ് ചുമത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നവയായി തീരുന്നതാകുന്നു.

എന്നതന്നേയുമല്ല വ്യവഹാരത്തിലുള്ള വിധിയുടേയോ മറ്റു വല്ല റിക്കാർഡിന്റെയോ യാതൊരു പകർപ്പും അപേക്ഷിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ചിലവിന്മേൽ അല്ലാതെ ഇരു കക്ഷികളിൽ ആൎക്കും കൊടുത്തുകൂടാ.

സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ യോജിക്കും

൩൧. ൧൦൮൩-ാമാണ്ടിലെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഈ റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു യോജ്യമായിരിക്കുന്നേടത്തോളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടുകൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ അധികാരം

൩൨. (എ) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിലെ ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും നിയമിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനേയും

(ബി) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിലെ പ്രെസിഡെണ്ടിന്റെയും മററു ജഡ്ജിമാരുടേയും ഭരണാധികാരങ്ങളേയും

(സി) സാമാന്യേന ഈ റെഗുലേഷന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ നടത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും,

ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഈ റെഗുലേഷനു യോഗ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ ഗവർൺമെണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാകുന്നു.

സാദ്ധ്യകാൎയ്യ വിവരണം.

സിവിൽ കോട്ടുകളിൽ ചില്ലറ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സാരമായി കുറയ്ക്കുന്നതും അപ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരത്തിലുള്ള താമസത്തേയും ചിലവിനേയും എത്രയോ കുറഞ്ഞതാക്കുന്നതും ആയ വല്ല ഏൎപ്പാടും നടപ്പാക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഏതാനും നിൎദ്ദിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഏൎപ്പാടിനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം എന്നു ഗവർൺമെണ്ടു വിചാരിക്കുന്നു എന്നും ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ൩-ാംനു ൧൨൭-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടു ഉത്തരവിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു ബിൽ തയ്യാറാക്കി അയക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്മട്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു കമ്മട്ടി നക്കൽ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മട്ടി സമൎപ്പിച്ച റിപ്പോട്ടിൽ ബില്ലിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പൂൎണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആർ. അനന്തയ്യർ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരു ബിൽ ഉണ്ടാക്കി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു ൧൧൦൮-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൭-ാം ഉണ്ടായ J. ൩൪൯-ാം നമ്പർ ഗവൺമെന്റാജ്ഞയനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

൧. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കൂടി, ഈ വൃത്താന്തം ൧൧൦൮-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൭-ാം പകൽ ൧൧ മണിക്ക ഹൈക്കോർട്ട് ആഫീസിൽ കൂടിയതായിരുന്നു. അതിൽവെച്ച ബില്ലിനു ആധാരഭൂതങ്ങളായ പൊതുപ്രമാണങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച പ്രസിഡെന്റ് ബില്ലിന്റെ നകൽ എഴുതുകയും അതിന്റെ പകർപ്പുകൾ മെമ്പർമാർക്ക അയക്കുകയും ചെയ്തു. ൧൧൦൮-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൨൦-ാം പകൽ ൧൧ മണിക്ക കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തിൽ ബില്ലിന്റെ വകുപ്പുകളെ പര്യാലോചിക്കയും ആവശ്യം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൂടി പ്രസിഡെന്റ് എഴുതിയ ബില്ലിനെ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തു. കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചപ്രകാരത്തിൽ ഉള്ള ബില്ലിന്റെ പ്രതി ഇതിനോടൊന്നിച്ച ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൨. ചില നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഏർപ്പെടുത്തി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതിനായി ൧൮൧൬-ാം വർഷത്തിലെ ൪-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ മദ്രാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു റെഗുലേഷന്റെ രീതിയിൽ ഒരു ചട്ടം നടപ്പാക്കണം എന്നു ൧൧൦൭-ാം വർഷം ഡിസംബർ മാസം ൧൫-ാം-യിലെ ൩൯൨-ാം നമ്പർ ഗവൺമെന്റാജ്ഞയിൽ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. ആ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം തുകയ്ക്കും വിലയ്ക്കും കണക്കില്ലാതെയുള്ള പണവിഷയമായോ മറ്റു ജംഗമസംബന്ധമായോ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങളുടെ തീർച്ചയ്ക്കായി (൧) വാദിയും പ്രതിയും രണ്ടുപേരും കൂടിച്ചേർന്നു അപേക്ഷിക്കയോ (൨) അവരിൽ ഒരുവൻ അപേക്ഷിക്കയും മറ്റവൻ സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പഞ്ചായത്തുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ വില്ലേജ് മുൻസീഫന്മാർക്ക അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു കാണപ്പെടുന്നതാകുന്നു. കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധയായി പര്യാലോചിച്ച വിഷയം, മദ്രാസ് റെഗുലേഷനിൽ എന്നപോലെ വാദം അന്യായക്കാർ ചില്ലറ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള കോടതികളിലേക്ക പോകാൻ പ്രസ്തുത നിയമം അനുസരിച്ച അനുവദിക്കപ്പെടണമോ എന്നായിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കയും അവയിൽ കക്ഷികൾക്ക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കാം എന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതിന്റെ പരിണാമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികളെ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ വ്യവഹാരപ്രിയന്മാർ പൂർണ്ണമായി ഗുണപ്പെടുകയില്ലാ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഈ പ്രകാരം ഈ ചട്ടം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിഷ്ഫലമായി ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഉദ്ദേശിച്ച ചട്ടപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കോടതികളിൽ അന്യായക്കാർ വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതു നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും ഒരു കണക്കു സംഖ്യക്കുൾപ്പെട്ട ചില്ലറ അന്യായങ്ങളുടെ തീർപ്പിനുള്ള അധികാരം ആ കോടതികൾക്ക ചേർക്കണം എന്നും കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾക്ക കക്ഷികളേയും സാക്ഷികളെയും ഹാജരാക്കുന്നതിനും കോടതിയിലെ തീർപ്പു നടത്തുന്നതിനും പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നും കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മദ്രാസ് റെഗുലേഷനിൽ എന്നതുപോലെ വിധിനടത്തുമുതലായ ജോലികൾ മുൻസീഫന്മാരുടെ കോടതികളെ ഭരമേല്പിക്കപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം രണ്ടാമതു വിചാരിച്ച കോടതികളുടെ ജോലിക്ക ഉദ്ദേശിച്ച ആശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതായ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതല്ലാ. അതുകൊണ്ടു പ്രായാധിപതികളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ മദ്രാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റു വിവരങ്ങളായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ൧൮൮൮-ാം വർഷത്തെ ഒന്നാം ആക്ടായ മദ്രാസ് ഗ്രാമകോടതികൾ ആക്ടിനെ അനുസരിക്കുന്നതു കൂടുതൽ ഗുണകരമാണെന്നു കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അധികം ലഘുവും അധികം വ്യാപ്തിയും ആകുന്നു.

൩. ബില്ലിൽ ൭ അദ്ധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രാരംഭ സംഗതികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഗസറ്റിലെ പരസ്യത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക ഈ ചട്ടത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനു ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായ സാരമായ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുതിയരായ കോടതികളെ ഗവൺമെന്റു ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതായി ദേവികുളം ഒഴിച്ചുള്ള റെവന്യൂഡിവിഷനിലെ വൈക്കം, കോട്ടയം നഗരങ്ങളും മാവേലിക്കര, തിരുവല്ലാ, ചെങ്കോട്ട എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും എന്നപോലെ ചില മുഖ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നു കമ്മിറ്റി വിചാരിക്കുന്നു. വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വക്കീലന്മാരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കുന്നതു അഭിലഷണീയം അല്ലെന്നും കമ്മിറ്റിക്ക തോന്നുന്നു.

൪. രണ്ടാം അദ്ധ്യായം കോടതികളുടെ ഘടനയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. ബില്ലിന്റെ ൭-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോർട്ടിൽ ൫ ജഡ്ജിമാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രെസിഡണ്ട് എന്നു പേർ വഹിക്കുന്ന ഇവരിൽ ഒരാൾക്കു ഈ കോർട്ടിന്റെ മുഖ്യമായ ഭരണാധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്മാരാൽ നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ഗ്രാമക്കാരാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്നു ൧൮൧൬-ലെ മദ്രാസ് ൪-ാമത്തെ റെഗുലേഷനിലും ൧൮൮൯-ലെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെയല്ലാതെ ഈ ബില്ലിൽ ജഡ്ജിമാരെ ഗവർമ്മെണ്ടിനാൽ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷം സംബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമക്കാരെയോ ഗ്രാമങ്ങളെയോ ആലോചിച്ചിട്ടേ ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിനു അധികാരം കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

൫. മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കോടതികളുടെ അധികാരത്തെ വിവരിക്കുന്നതായ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ൫൦ രൂപായിൽ കവിയാത്ത തുകയ്ക്കോ വിലയ്ക്കോ ഉൾപ്പെട്ടതായ പണസംബന്ധമായോ ജംഗമസ്വത്തു സംബന്ധമായോ ഉള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാം എന്നും എന്നുമല്ല ൨൦൦ രൂപായിൽ കവിയാത്ത വിലയുൾപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൂടെ അതാതു കേസുകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കോടതികൾക്കു ഗവർമ്മെണ്ടു കൊടുക്കാം എന്നും ൧൦-ാം വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മദ്രാസ് വില്ലേജ് കോടതിയാക്ട് ൧൪-ാം വകുപ്പിനെ അനുസരിച്ചു ഈ ബില്ലിലെ ൧൧-ാം വകുപ്പിലും ഇതുകൾക്കുള്ളിടയും ഭേദഗതിയായ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾക്കു ൨൦൦ രൂപാ വരെ തുകയുള്ള കേസുകൾ തീർപ്പാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ൧൨-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടിൽനിന്നും സ്ഥലം ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോട്ടിലേക്കോ മറ്റൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിയിലേക്കോ കേസ്സുകളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോർട്ടിനുണ്ട്. മദ്രാസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ അധികാരം സ്ഥലം ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കോടതികളും ൩ സ്ഥാനമാനങ്ങളും, ഈ കോടതികളിലെ ഓരോ കേസ്സും ൩ ജഡ്ജിമാർ ചേർന്ന ബെഞ്ചിനാൽ കേൾക്കപ്പെട്ട് തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള സംഗതിയെയും ആലോചിച്ചു ഹൈക്കോർട്ടിനു ഈ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിവിൽ നടപടിനിയമപ്രകാരം സ്യൂട്ടുകൾ അന്യായങ്ങളെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോട്ടിൽനിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കു മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും സംഗതി പറയുന്നതായാൽ ഏതുമാതിരിയിലുള്ള സിവിൽ അന്യായത്തെയും ഒരു കോട്ടിൽനിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോർട്ടിനുണ്ടു. ഇപ്പോൾ കൂടി ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഈ കോടതികളെ സംബന്ധമായ എല്ലാ ജുഡിഷ്യൽ സംഗതികളിലും ഭരണാധികാരമായി ഈ ബില്ലിൽ എല്ലായിടത്തും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ഹൈക്കോർട്ടിനെ മാത്രം ആകുന്നു.

൬. ൪-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അന്യായങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുക, അന്യായങ്ങൾ തള്ളുക, വിസ്താരത്തിനു മുമ്പേയുള്ള നടപടി, എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിയുടെ മേൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പാർട്ടിവിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ൨൨-മത്തെ വകുപ്പിൽ തിരുവിതാംകോട്ട് സിവിൽ നടപടിനിയമം ൧൦൯-ാം വകുപ്പു അധികം സ്പഷ്ടമായും വ്യാപ്തിയായും ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലെ വാചകങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

൭. ൫-ാം അദ്ധ്യായം:— ഈ അദ്ധ്യായം അന്യായഹർജികൾ കേൾക്കുകയും തീർപ്പുചെയ്യുകയും ഇവയെയും ഇവസംബന്ധമായ നടപടിയെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പൊതുവായി സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിലെ രീതിയിൽ ഉള്ളതാകുന്നു. സാക്ഷികളെ സമൻസ് അയച്ചു വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ൩൨-ാം വകുപ്പിനെ നമ്മുടെ സിവിൽനടപടിനിയമം ൩൦-ാം വകുപ്പിലെയും ക്രിമിനൽനടപടിനിയമം ൫൫-ാം വകുപ്പിലെയും വാചകങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചു എഴുതീട്ടുള്ളതാകുന്നു.

൮. ൬-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിധികൾ നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ൪൦-ാം വകുപ്പിലെ കക്ഷികൾ കണ്ടതും ചില്ലറ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വ്യവഹാരച്ചിലവിനെ കഴിയുന്നതും കുറക്കണം എന്നുള്ള ഈ ചട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനു അനുസരണമായി വക്കീൽ ഫീസിനെ വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്നു സ്പഷ്ടമായി വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

നെവിഷയമായ വിധികളിൽ പലിശ കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ൩൨-ം വകുപ്പു നമ്മുടെ സിവിൽനടപടി നിയമം ൨൦൯-ം വകുപ്പിനെ അനുസരിച്ചുള്ളതാകുന്നു. മദ്രാസ് ആക്ടുപ്രകാരം വിധിത്തുകയ്ക്കു അനുവദിക്കാവുന്നതു ൬ ശതമാനം വീതമുള്ള പലിശ നമ്മുടെ പലിശ സംബന്ധമായ റെഗുലേഷനെ അനുസരിച്ചുള്ള ഇവിടത്തെ നടപ്പിനു സ്വീകാര്യം അല്ലാ. വിധിത്തുകയെ പ്രധാന ഇനമായും വേറെയായ കൂടുതൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടാകി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള മുഴുവൻ തുകയ്ക്കു കൂടി വിധികടക്കാരനെപ്പിടിക്കാനും തടവിലിരുത്താനും ഉത്തരവു ചെയ്യുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതിക്കോ അതിലെ പ്രെസിഡണ്ടിനോ അധികാരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു ഖണ്ഡം ൩൩-ം വകുപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു.

൯. ൭-ം അദ്ധ്യായം മരിച്ചുപോയ കക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ പേരുകളെ റിക്കാർഡിൽ ചേർക്കേണ്ടതു, പരിശോധനക്കുള്ള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങളും, ഈടാക്കാകുന്ന അന്യായഫീസ് എന്നിവ മുതലായ പലവക സംഗതികളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. മുമ്പിലത്തെ ൧൫-ാമത്തെ ആക്ടിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ്മാരുടെ പരിശോധനാധികാരം കൊടുക്കുന്നതായ മദ്രാസ് ആക്ടിലെപ്പോലെയല്ലാതെ ഈ ബില്ലിൽ ൩൫-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഈ അധികാരത്തെ ഹൈക്കോർട്ടിനു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ൩൬ മുതൽ ൩൯ വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ തീരെ പുതിയതായ വ്യവസ്ഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹർജികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ചില്ലറ ചില്ലറ സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചിലവിനെ കഴിയുന്നതും ചുരുക്കുക എന്നുള്ള ഈ ചട്ടത്തിലെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചു ൩൫-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ കോർട്ട്ഫീസ് റെഗുലേഷൻപ്രകാരമുള്ള അന്യായഫീസ് അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഫീസും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികളിൽ കേസ്സുകൾ സംബന്ധമായി ഈടാക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ വകുപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതാണ മാത്രമാകുന്നു എന്നും വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. സിവിൽ നടപടിനിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നടപടികളെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതുവായ ചട്ടങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികളിലെ അന്യായങ്ങൾക്കു ൩൭-ാമത്തെ വകുപ്പിനാൽ ബാധകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ൩൮-ാമത്തെ വകുപ്പു ഈ റെഗുലേഷനിലെ കാര്യങ്ങളെ നടത്തുന്നതിലേക്കായി പൊതുവായി ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഗവൺമെന്റിനു അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൧൦. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികൾക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോലികൾക്കു തുല്യമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോടതികൾക്കും ചില ജോലികൾ ഗവൺമെന്റ് ഏല്പിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു നിബന്ധനകൂടി ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കും എന്നു മിസ്റ്റർ പി. കേശവപിള്ള അവർകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം ൧൯൧൯-ാം വർഷം ഡിസെംബർമാസം ൨൩-ാംതിയതിയിലെ J. ൩൨൬-ാം നമ്പർ ഗവർന്മെണ്ടാജ്ഞ അനുസരിച്ചു കമ്മിറ്റി എന്തു ഉദ്ദേശത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ ഉദ്ദേശത്തിനു പുറമെയായിരിക്കകൊണ്ടു ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ആർ. വീരരാഘവയ്യങ്കാർ,
പ്രെസിഡണ്ട്.

എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ
പി. കേശവപിള്ള
ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
മെംബർമാർ.

The following Bill together with the Statement of Objects and Reasons accompanying it, is published for general information, under Rule 32 of the Rules for the conduct of business of the Legislative Council.

The Penal Code Amendment Bill.

Whereas it is expedient to amend the Penal Code, Regulation I of 1074; It is hereby enacted as follows:—

1. This Regulation shall come into force on of 108

2. In Section 113 of the Code, insert the words "or Her Majesty the Queen Empress of India of the Sovereignty of British India or any part thereof" between the words "thereof" and "or" in line 3, and the words "or His Government or the Government of India" between the words "kingdom" and "shall" in line 5.

3. In Section 117, omit the expression "intended to be read" in line 1 and substitute the word "written" and insert the expression "brings or attempts to bring into hatred or contempt, or" between the words "otherwise" and "excites" in line 2.

Omit the expression "feelings of" between "excite" and "disaffection" in line 3.

Omit the expression "to Our Government" between the word "disaffection" and the words "or the Government" in line 3 and substitute the words "towards the Sovereign of this kingdom, or His Government, or Her Majesty the Queen Empress of India."

Insert the word "shorter" between the words "any" and "term" in line 5.

4. Omit the explanation attached to Section 117 and substitute the following.

"Explanation I. The expression 'disaffection' includes disloyalty and all feelings of enmity.

"Explanation II. Comments expressing disapprobation of the measures of the Sovereign of this kingdom, or of His Government or of the Government established by law in British India, with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this Section.

"Explanation III. Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Sovereign of this kingdom or of His Government or of the Government established by law in British India, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this Section."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The Travancore Penal Code, Regulation I of 1074, was passed as law in the country as early as 1st Makaram 1074. The British Indian Penal Code that was then in force was adopted as a model for the law in the State. Since then Sections 121 A & 124 A in Chapter VI of the British Indian Penal Code were amended by Acts XXVII of 1870 & IV of 1898. It is considered desirable and necessary that the law on the subject should be made clear and unambiguous in Regulation I of 1074. Accordingly, it is proposed to amend the corresponding sections in our Regulation by adopting the provisions contained in Acts XXVII of 1870 and IV of 1898.

R. ANANDA ROW.

The following Bill together with the Statement of Objects and Reasons accompanying it, is published for general information, under Rule 32 of the Rules for the conduct of business of the Legislative Council.

Regulation of 108 .

Whereas it is expedient to amend the law concerning the allowance of interest; *It is hereby enacted as follows*:—

1. (1) This Regulation may be called the Travancore Interest Regulation.

(2) It extends to the whole of Travancore.

(3) It shall come into force on the.................

2. Regulations I and IV of 1010 are hereby repealed.

3. It shall be lawful for the High Court and the Courts subordinate thereto to examine and determine what is the reasonable rate of interest allowable and in all cases of unconscionable bargains where excessive interest is stipulated for, the Courts, shall have the power to reduce same according to justice, equity and good conscience.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

It is stated in G. O. No. J. 1034 dated, Trivandrum, 1st February 1912, that the Government "are for wholly repealing the portions of the Regulations of 1010, now in force, in order that the public may have entire freedom of contract in the matter of interest as in other matters, the Courts having, however, power to give the requisite relief when the terms of any contract are found to be unconscionable or inequitable". It will be thus seen that the object of the Bill is to remove statutory restrictions placed on the freedom of contract in the matter of interest. It is said that such restrictions hamper the development of trade and the proposed Bill is drafted to remove the same.

R. ANANDA ROW.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L] TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912. / Chingom 26, 1088. No. 37.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912. / Chingom 26, 1088. No. 37

ANCHAL DEPARTMENT.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the supply of all or any portion of the articles as per annexed list for the use of the Anchal Department for the Malabar year 1088 to be delivered at the stores, Anchal Superintendent's office, Trivandrum.

2. Tenders should be submitted so as to reach the office of the Anchal Superintendent by 12 noon on or before the 10th September 1912. Each tender should be accompanied by an earnest money of Rs. 50 in cash or currency notes.

3. The tenders should specify in Travancore currency the rates at which each article will be supplied.

4. All articles should be of the best quality.

5. The successful tenderer will be required to keep in stock a sufficient quantity of the articles so as promptly to meet the requirements of the Department. The articles may be delivered at the stores between 11 A. M. and 3 P. M. on all working days.

6. Should any quantity in excess of what is mentioned in the list be required due notice thereof will be given and the same must be supplied at the rates tendered.

7. The contract will commence from date of acceptance.

8. On a tender being accepted, the successful tenderer will be required to make at once a deposit of Rs. 200 as security for fulfilment of contract.

9. He will further be required to execute an agreement on stamped paper binding himself to carry out the conditions of the contract without failure or otherwise subject himself to such penalties as may be prescribed by the Superintendent.

10. The time limit for the supply of any article shall not exceed 5 days from the date of order but in emergent cases the supply should be made immediately on receipt of order.

11. In case of delay, the articles ordered will be obtained through other agency at contractor's risk and the extra cost incurred to Government by so arranging will be recovered from the contractor's dues

12 Tenders received will be opened by the Anchal Superintendent in his office at 1 P. M. on 20th September 1912/5th Kanni 1088 in the presence of such tenderers as may be present.

13. The Anchal Superintendent reserves to himself the right of rejecting any or all the tenders without assigning any reason for so doing.

14. Tenders should be enclosed in sealed covers which should be addressed to the Anchal Superintendent, and be superscribed "Tenders for the supply of articles for the Anchal Department".

Anchal Supt's. Office,
Camp—Pala, 9th August 1912.

T. PADMANABHA ROW,
Anchal Superintendent.

List of articles required for the Anchal Department during 1088.

No	Description of articles.	Quantity.	Remarks.
1	Almirahs 6'×9'9"×1' 6" ...	5	
2	Sorting Almirahs having 9 compartments each (with tables) 9'×2·5"×1'·1"...	4	
3	Hanging Sorting Almirahs with 6 comparments 2' 5"×2'×1'·0 ...	12	
4	Do. with 3 Do. 2'·5"×1·2×1'·0 ...	15	
5	Record Boxes 2'·9 1'·9"×1'·9" ...	6	
5A.	Do. 2'·7×1'·4"×1'·7" ..	6	
6	Chairs ...	15	
7	Table with single drawer 3'·2"×2'·7"×1'·9" ...	12	
8	Leather belts with brass badges having the inscription "Anchal peon, Travancore" and "Anchal runner, Travancore" 100 each ...	200	
9	Sticks with bronze bells for runners ...	15	
10	Notice board in sheet iron (to be suspended) 3'×2'·2" ...	15	
11	Rubber pads 9"×7" ...	15	
12	Bee time-piece (weekly) ..	25	
13	Aligarh scales with weights (1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 and 16 tolas) ...	24	
14	Table lamp, No. 10 ...	12	
15	Hanging light. No. 14 ...	12	
16	Big canvas bags 3'·3"×2'·10" ...	100	
17	Blue Drill do. (medium) 2'·6"×1'·4" ...	150	
18	Leather bags 1'·2"×1'·0 ...	24	
19	Do. (small sized) 1'·2"×10" ...	16	
20	Coarse Twine English lbs. ...	900	
21	Do. sealing wax (English lbs.) ..	900	
22	Brass Locks 3½" ...	12	
22A.	Do. 2½" ...	24	
23	Parcel scales with stands and weights 20, 50, 100, 300, and 500 tolas.	12	
24	Hanging letter boxes (height 2'·2"×circum: 3') ...	12	
25	Dark green paint small tins ...	200	Dark green.
26	Olive oil Gallons. ...	3	
27	Varnish Gallons ...	5	
28	Brushes for painting ...	20	
29	Stools ...	30	
30	Tin lamps without stands ...	12	
31	Water proof capes ...	25	
32	Blankets ...	30	

N. B.—Teak wood alone should be used for wooden articles and all articles should be stamped T. A. D.

Samples of the above can be seen at the office of the undersigned or any further information had from him.

നോട്ടീസ്

അഞ്ചൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലേക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തേക്ക ആവശ്യമുള്ളതും അടിയിൽവിവരം പറയുന്നതുമായ സാമാനങ്ങൾ മുഴുവനുമൊ ഏതാനുമൊ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടാഫീസ് സ്റ്റോറിൽ ഏൾപ്പിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടർ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. ടെണ്ടറുകൾ അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടാപ്പീസിൽ ചിങ്ങമാസം ൨൭-നു- പകൽ ൧൨ മണിക്കൊ അതിനുമുൻപൊ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതും ഓരോ ടെണ്ടറോടുംകൂടെ അൻപതു രൂപാ നിരതദ്രവ്യം പണമായിട്ടൊ കറൻസി നോട്ടായിട്ടൊ അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൩. ടെണ്ടറുകളിൽ ഓരോ സാമാനവും ഇന്നവിലയ്ക്കു (തിരുവിതാംകൂർ നാണയത്തിൽ) ഏൾപ്പിക്കാമെന്ന കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. എല്ലാ സാമാനങ്ങളും നന്നായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

൫. കുത്തക ഏൾക്കുന്നയാൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ ആവശ്യംഅനുസരിച്ചു ഉടനുടൻ ഏൾപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം സാമാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കേണ്ടതും അവകൾ കച്ചേരിയുള്ള എല്ലാദിവസവും പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ൩ മണിവരെ സ്റ്റോറിൽ ഏൾപ്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

൬. ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നതിലധികം ഏതെങ്കിലും സാമാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിവരം മുൻകൂട്ടി തെര്യപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതും കണ്ട്രാക്ട് നിരക്കനുസരിച്ചു അതും ഏൾപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൭. ഈ കുത്തക സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന തിയതിമുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു.

൮. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുത്തക സ്ഥിരപ്പെടുന്ന ആൾ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനുവേണ്ടി ൨൦൦ (ഇരുനൂറു) രൂപാ ഉടൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടിവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. ഇതിനുപുറമെ, മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കുത്തകയുടെ നിബന്ധനകൾ വീഴ്ചകൂടാതെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം സൂപ്രണ്ടണ്ട് അതിലേക്ക നിശ്ചയിക്കുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഉ-ന്പടി എഴുതി വെക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൦. സാമാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തീയതിമുതൽ ൫ ദിവസത്തിനകം ഏൾപ്പിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യസന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾതന്നെ ഏൾപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൧. താമസിച്ചാൽ സാമാനങ്ങൾ വേറെവിധത്തിൽ വരുത്തുന്നതും അതുനിമിത്തം ഗവർന്മെണ്ടിനു വരാവുന്ന കൂടുതൽചിലവ് കണ്ട്രാക്ടർക്ക കൊടുപ്പാനുള്ള തുകയിൽനിന്നു ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൨. ടെണ്ടറുകൾ എല്ലാം ൧൯൧൨ സെപ്തംബർ൧൦ നു-ക്ക ൧൦൮൮ കന്നി ൫നു- ൧ മണിക്ക അന്നെദിവസം ഹാജരായിരിക്കാവുന്ന ടെണ്ടറുകാരുടെ മുമ്പിൽവച്ചു അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൩. യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ എല്ലാ ടെണ്ടറുമൊ അതിലേതെങ്കിലുമൊ നിരസിക്കുന്നതിനു അഞ്ചൽസൂപ്രണ്ടണ്ടിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൧൪. ടെണ്ടറുകൾ കവറിലിട്ടു മുദ്രവച്ചു "അഞ്ചൽഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുവക സാമാനങ്ങൾ ഏൾപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ" എന്നെഴുതി അഞ്ചൽസൂപ്രണ്ടണ്ടിനു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടാപ്പീസു വകക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടേത്തേക്ക ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾക്ക വിവരം ലിസ്റ്റു

നമ്പ്ര	സാമാനങ്ങളുടെ വിവരം		എണ്ണം.
൧	അൽമാര (൭'×൩'൯"×൧'-൭")		൫
൨	സാട്ടിംഗ് അൽമാര മേശയോടുകൂടിയതു (൯-തട്ടിൽ) ൩-×൨-൫×൨-൦×൧-൦		൪
൩	ടി അൽമാര തൂക്കുന്നതു (൭ തട്ടിൽ)	൨-൫×൨-൦×൧-൦	൧൨
൪	ടി അൽമാര തൂക്കുന്നതു (൩ തട്ടിൽ)	൨-൫×൧-൨×൧-൦	൧൫
൫	കാൽപെട്ടി	൨-൯×൧-൯×൧-൯	൭
(എ)	ടി പെട്ടി	൨-൮×൧-൪×൧-൮	൭
൬	കസേര		൧൫
൭	വെറാഡ്രായുള്ള മേശ	൩.൨×൨.൮×൧-൯	൧൨
൮	തിരുവിതാംകൂർ അഞ്ചൽറസ്റ്റർഎന്നും പ്യൂൺഎന്നും ഉള്ള പിച്ചളവില്ലയോടുകൂടിയുള്ള ബെൽട്ടു നൂറുവീതം		൨൦൦
൯	മണിത്തടി വെങ്കലവാപ്പിൽ ഉള്ളതു		൧൫

	നോട്ടീസ്ബോർഡ് ഈട്ടിയിൽ (തൂക്കുന്നതിനു) ൩–൦ × ൨–൨		൧൭
൧൦	ഞ്ജർ പാഡ്	൦–൬ × ൦–൯	൧൭
൧൧	ബിടയിംപീസ് (വീക്ലി)		൨൫
൧൨	ആലിഗർത്രാസ് പടിയോടുകൂടിയതു ൧, ൧൧, ൧, ൨, ൪, ൮, ൬ എന്നീ തൂക്കം		൨൪
൧൩	മേശവിളക്കിനു ചിമ്മിനി ൧൦ം നമ്പ്ര		൧൨
൧൪	തൂക്കുവിളക്കിനു ചിമ്മിനി ൧൪ ം നമ്പ്ര		൧൨
൧൫	കിത്താൻപെട്ടി വലിയതു	൩–൩ × ൨–൧൦	൧൦൦
൧൬	ബ്ലൂ ഡ്രിൽ ഇടത്തരം	൨–൬ × ൧–൪	൧൫൦
൧൭	ഇരുമ്പുപെട്ടി വലിയതു	൧–൨ × ൧–൦	൨൪
൧൮	ടി . പെട്ടി ചെറിയതു	൧–൨ × ൦–൧൦	൧൬
൧൯	ചണമ്പു ഇംഗ്ലീഷ് റാത്തൽ		൯൦൦
൨൦	കറുത്ത മെഴുകുതിരി റാത്തൽ		൯൦൦
൨൧	പിച്ചളപ്പൂട്ടു ൩॥ ഇഞ്ച്		൧൨
൨൨	ടി പൂട്ടു ൨॥ ഇഞ്ച്		൧൨
(ഏ)	സ്റ്റാന്റുള്ള വെങ്കലത്രാസ് പടിയോടുകൂടിയതു		
൨൩	൨൦. ൫൦. ൧൦൦. ൩൦൦. ൫൦൦. തോലാ		൧൨
൨൪	ലെതർ ഇട്ടുന്ന തുകൽപെട്ടി	൨. ൨ × ൧–൧ ൧. ൩	൧൨
൨൫	പച്ചനിറമുള്ള ചായം പെയിന്റഡപ്പാ		൨൦൦
൨൬	ഓലിഫ്ഓയിൽ ഗ്യാലൻ		൩
൨൭	വാർണീഷ് ഗ്യാലൻ		൩
൨൮	ചായംതേക്കുന്ന ബ്രൂഷ്		൨൦
൨൯	സ്റ്റൂൾ		൩൦
൩൦	സ്റ്റാന്റില്ലാത്ത തകരവിളക്ക		൧൨
൩൧	മഴക്കോട്ടു		൨൫
൩൨	പുതപ്പു		൩൦

മരസാമാനങ്ങൾ എല്ലാം തേക്കുതടികൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. അഞ്ചൽസൂപ്രണ്ടാപ്പീസിൽനിന്നു മേൽപറഞ്ഞ സാമാനങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ കാണുകയോ അതുകളെ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽവിവരം അറിയുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടാപ്പീസ് } ടി. പത്മനാഭരായർ,
ക്യാമ്പ് പാലാ ൧൦൮൮ കർക്കടകം ൨൫-നു } അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ട്.

ANCHAL NOTICE.

Two hanging letter-boxes have been placed in the following localities:—

The locality where the box is placed.	The Anchal Office from which the box is cleared.	Time of clearance.
Mothrayil Shop, Kizhvaipur.	Mallapally.	9 A. M. Thrice a week.
Mulakal, Wallamangalam.	Kuthiathode	4 P. M. On alternate days.

Anchal Superintendent's Office, } T. PADMANABHA ROW,
Kottayam, 13th August, 1912. } Anchal Superintendent.

അഞ്ചൽ പരസ്യം.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു രണ്ടു തൂക്കു എഴുത്തുപെട്ടികൾ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെട്ടി വച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം	പെട്ടി ഏതു അഞ്ചലാപ്പീസിൽനിന്നു തുറക്കപ്പെടുമെന്നു	പെട്ടി എപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്നു
കീഴ്വായ്പൂർ മൊത്രയിൽ പീടിക	മല്ലപ്പള്ളി	ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ മൂന്നു ദിവസം കാലത്തു ൯ മണിക്കു
വള്ളമങ്ങലത്തു മുളക്കൽ	കുതിയതോടു	ഒന്നരാടം ദിവസം വൈകീട്ടു ൪ മണിക്കു

൧൦൮൮ മാണ്ടു ആടിമാസം ൨൯-നു

പത്മനാഭരായർ,
അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടു,

പരസ്യം.

൧൦൮൮-ാമാണ്ടു മുതൽ മൂന്നുകൊല്ലത്തേക്ക അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന അതിർത്തിക്കകത്തുള്ള സർക്കാർ വക തരിശുഭൂമിയിലും പുറമ്പോക്കസ്ഥലത്തും നില്പുള്ള താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ മുറിക്കത്തക്ക പ്രായം ചെന്നിട്ടുള്ളതായ തടികളെ അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കുൾപ്പെട്ടു ശേഖരിച്ചു അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഡിപ്പോവുകളിൽ ഏല്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ദർഖാസു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧. റാന്നി, കോന്നി ഈ രണ്ടു റെയിഞ്ചുകളിൽ നിന്നും ശേഖരപ്പെടുത്തുന്ന തടികളെ വീയപുരം തറയമുക്ക ഈ ഡിപ്പോവുകളിലും പത്തനാപുരം റെയിഞ്ചിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന തടികളെ കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽചേർന്ന തുയംഡിപ്പോവിലും, കോന്നിഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന കായംകുളം ഡിപ്പോവിലും ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൨. ഓരോ ദർഖാസുസഹിതവും അമ്പതു (൫൦) രൂപാ നിരതദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും. നിരതദ്രവ്യം കൂടാതെവരുന്ന ദർഖാസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഓരോ ഇനം തടിക്കും ക്യൂബിക്കടിക്ക എന്തു കോൽവില കിട്ടണമെന്നു ദർഖാസിൽ വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തേക്ക്	ഒന്നാംതരം
ടി	രണ്ടാംതരം
ടി	മൂന്നാംതരം
ഈട്ടി	ഒന്നാംതരം
ടി	രണ്ടാംതരം
തേമ്പാവ്	
കടമരം	
വേങ്ങ	
വെൺതേക്ക്	
മരുതി	
വാക	
മയില ഇത്യാദി.	

൩. ദർഖാസുകൾ അരക്കുമുദ്രവെച്ചു കവറിൽ അടക്കംചെയ്തു അഞ്ചലിലൊ, തപാലിലൊ അയക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്റ്റർചെയ്തും ഡിപ്പോവിൽ തടിശേഖരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഖാസ് എന്നു പുറത്തെഴുതിയും കോന്നി ഡിവിഷനിൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽ ൧൦൮൮ കന്നി ൩൦-ാംക്ക ൧൯൧൨ അക്ടോബർ ൧൬-നു-യൊ അതിനുമുമ്പൊ കിട്ടത്തക്കവണ്ണവും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ തീയതികഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഖാസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

൪. ദർഖാസുകൾ കോന്നി ഡിവിഷനാഫീസിൽ വച്ചു ൧൦൮൮ കന്നിമാസം ൩൧-ാംക്ക ൧൯൧൨ അക്ടോബർ ൧൭-നു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഖാസ്തുകാരിടെ മുമ്പാകെ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

൫. ദർഖാസുകാരന്റെ നടത്തയും ധനസ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമാണെന്നു കാണപ്പെട്ടാൽ താഴ്ന്നതോറുള്ള ദർഖാസിനെ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ദർഖാസിനെ സ്വീകരിക്കുകയൊ നിഷേധിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഡിവിഷനാഫീസർക്കുള്ളതാണ്.

൬. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദർഖാസ്തുകാരിടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ദർഖാസിനെപ്പറ്റി തീർച്ചചെയ്തു ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

൭. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസുകാരൻ അര രൂപാ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കേണ്ടതും ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി മൊത്തം ഏല്പിക്കേണ്ട തടിക്കു ക്യൂബിക്കടിക്കു അരച്ചക്രം വീതം കണക്കാക്കി വരുന്നസംഖ്യ ഡേമണിവകക്ക താലൂക്ക സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും ആണ്. ഡേമണി ഒടുക്കിയതിന്റെ ശേഷം നിരതദ്രവ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൮. മേൽ ൭-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഡേമണി ഒടുക്കുകയും ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കയും ചെയ്യാത്തപക്ഷം കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനുപുറമെ രണ്ടാമതു ദർഖാസു വിളിക്കുന്നതു നിമിത്തം വല്ല നഷ്ടത്തി

ന്നും ഇടയായാൽ നഷ്ടം അപേക്ഷക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും വല്ല ലാഭത്തിനും ഇടയായാൽ ആ ലാഭത്തിനു അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈയാഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചു അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

തടി മുറിക്കുന്നതിനും ഇറക്കേണ്ടതിനും ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.

മുറിക്കേണ്ട വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലും മാറളവു ഉയരത്തിലും രണ്ടുസ്ഥലത്തു മരത്തിൽ ചുറ്റളവിൽ കവിയാതെ തൊലി ചെത്തി തെളിവായി മുദ്ര അടിച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും.

൨. മേൽ നാമത്തെ വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും തടികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും തൊലിചെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടുഭാഗത്തിനും ഇടക്കുവച്ചു മുറിക്കുകയും മുറിച്ചു വീഴുന്നസമയം താഴത്തെ അടയാളത്തിനും ചുവട്ടുതടിക്കും കഴിയുന്നത്ര യാതൊരുദോഷവും നേരിടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ബ്ലാക്കിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നും ക്രമമായി വേലതുടങ്ങി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ കേടുള്ളതുപോലും ഒരു വൃക്ഷവും വിട്ടുപോകാതെ ശരിയായി മുറിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തടി മുറിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്കിനു പുറമെനിന്നും തടി മുറിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

൪. മുറിച്ചിട്ടുള്ള തടികളെ ഉരുപ്പടിയായി ഇറക്കി അറുക്കേണ്ടതാണ്. തടക്കു ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായ ശിഖരങ്ങളെയും ഇളമ്പടി, കട, ഇവയെയും, ഡിവിഷനാഫീസർ നിശ്ചയിക്കുന്നതനുസരിച്ചും സർക്കാരിലേക്കു ആദായമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും കുത്തകക്കാരൻ ഇറക്കി ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൫. റേഞ്ചാഫീസർ പതിച്ചു മുദ്രഅടിച്ചു പാസു കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു തടി ബ്ലാക്കിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്തുകൂടാ. ഇങ്ങിനെ പാസുകൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തടികളെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവധിക്കകം ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൬. വനത്തിന്റെ ഗുണത്തെ അപേക്ഷിച്ചോ, തടിക്കു പ്രായമില്ലാത്തതിനാലോ, മറ്റു കാരണവശാലോ മേൽവിവരിച്ച ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അഥവാ മൊത്തം ഉള്ളതോ ആയ ഇനം തടികളെ വെട്ടുകയും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു തോന്നുന്നതായാൽ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ഡിവിഷനാഫീസർക്കു നിർത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ മുറിച്ചിട്ടുള്ളതും നീക്കംചെയ്യാതെ കിടപ്പുള്ളതും ആയ തടികളെ മേൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇറക്കി ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൭. ഉടമ്പടി നടത്തിപ്പാനായി കൺട്രാക്ടർ നിയമിക്കുന്ന കീഴ്ക്കുത്തകക്കാരൻ, ഏജന്റു മുതലായവർ ഡിവിഷനാഫീസർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം, ഇങ്ങിനെ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും കൂലിക്കാർ, ആനക്കാർ, മുതലായവർക്കും തന്റെ മുദ്രവച്ചു ഒരു പാസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതും ആ പാസ്സ് വനത്തിനകത്തുവച്ചു ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു ഫാറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കാണിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൮. കൺട്രാക്ടരുടെയോ, കീഴ്ക്കുത്തകക്കാരന്റെയോ, ഏജന്റുമാർ, വേലക്കാർ മുതലായവരുടെയോ ഉപേക്ഷനിമിത്തം തീക്കേടു നാശനഷ്ടങ്ങളോ മോഷണമോ പോകയോ, മറ്റുവിധത്തിൽ കാണാതെ പോകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തടികളുടെയും വിലക്കു കുത്തകക്കാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നു.

൯. കൺട്രാക്ടർ തടിയോ മറ്റു വനംവിഭവങ്ങളോ കച്ചവടം ചെയ്തുകൂടാത്തതും കുടിപ്പാർപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തടി ശേഖരിക്കുന്നതിനു ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൂടാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. ഉടമ്പടി കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദംകൂടാതെ വേറൊരാൾക്കു തീറു കൊടുപ്പാൻ പാടില്ല.

൧൧. തടി ശേഖരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വനംവക റെഗ്യുലേഷനും ചട്ടവും നടപ്പിലിരിക്കുന്ന പൊതുവ്യവസ്ഥകളും, തടി വെട്ടിയിറക്കു സംബന്ധിച്ചു കൺസർവേറ്റർ അവർകളും ഡിവിഷനാഫീസരും അപ്പപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചു നടന്നുകൊള്ളും.

൧൨. ഈ ഉടമ്പടി നടത്തുന്നതിനിടക്കു അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു ഏതെങ്കിലും വിപരീതമായി നടക്കുകയും വനംവക റെഗുലേഷനോ റൂൾസിനോ വിപരീതമായി ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്കയും കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെയൊ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെയൊ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചു നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടി റദ്ദു ചെയ്യുന്നതുകൂടാതെ അതുവച്ചു സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനു കൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാ

ടിയാകുന്നതും കുത്തകക്കാരനു ഏതെങ്കിലും പണം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആയതും ഡെപ്പാസിറ്റുകയും സക്കാരിലെക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതും നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കു കൂടി കുത്തകക്കാരൻ പാത്രീഭവിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൧൮. കുത്തകക്കാരൻ ഉടമ്പടിക്കു വല്ല ലംഘനവും ചെയ്തു അതുനിമിത്തമൊ മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാരണത്താലൊ മറ്റൊ വല്ല ഇനത്തിലൊ സക്കാരിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടിവരുന്ന എല്ലാ പണങ്ങളെയും ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസിലെ അവധിക്കകം ഒടുക്കിതീർത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ഗണിച്ചു കുത്തകക്കാരന്റെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിഖ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം വസൂലാക്കുന്നതാകുന്നു.

കോന്നി } വി കെ ഗോവിന്ദമേനവൻ,
൮൭—൧—൨൭ } ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

ബ്ലാക്കുകളുടെ അതൃത്തിവിവരം.

കോന്നിറെഞ്ച്.

൧-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക്.

വടക്കും കിഴക്കും	കുമണ്ണൂർവരെ കുമരംപേരൂർ തെക്കെറിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര
തെക്ക്	കോന്നിമുതൽ കല്ലട്ടൂർ കാവുവരെ അച്ചൻകോവിൽ ആറു
പടിഞ്ഞാറു	കുമരംപേരൂർ തെക്കെ റിസർവിന്റെ തെക്കപടിഞ്ഞാറെ മൂലയെ ചേരുന്നതുവരെ റെഞ്ചിന്റെ അതിര

൨-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക്.

വടക്ക	കല്ലട്ടൂർ കടവുമുതൽ കോന്നിവരെ അച്ചൻകോവിൽ ആറു
കിഴക്ക	റെഞ്ചിന്റെ തെക്കെ അതൃത്തിയെ യോജിക്കുന്നതുവരെ കോന്നി പത്തനാപുരം റോഡ്.
തെക്ക	ഏഴംകുളംവരെ റെഞ്ച് അതൃത്തി
പടിഞ്ഞാറു	ഏഴംകുളംമുതൽ കല്ലട്ടൂർ കടവുവരെ റെഞ്ച് അതൃത്തി
[നോട്ടു	കൊട്ടമൺറിസർവ് ൨ാം ബ്ലാക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിൽനിന്നും തടിമുറിക്കാൻ പാടില്ലാ]

൩-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക

വടക്ക	കോന്നി കാവൽസ്ഥലംമുതൽ ആനക്കുളം റിസർവിന്റെ വടക്കപടിഞ്ഞാറെ മൂലവരെ അച്ചൻകോവിൽആറു
കിഴക്ക	കിടക്കപ്പാറവരെ ആനക്കുളം റിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറും തെക്കും അതിരും അവിടെനിന്നും കോന്നിറെഞ്ച് അതിരിനെ ചേരുന്നതുവരെ അച്ചൻകോവിൽ റിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരും
തെക്ക	കോന്നി പത്തനാപുരം റോഡിനെ കടക്കുന്നതുവരെ ഏലപ്പക്കോട്ടുമുതൽക്കുള്ള കോന്നിറെഞ്ച് അതൃത്തി
പടിഞ്ഞാറു	കോന്നി പത്തനാപുരം റോഡ്

റാന്നിറെഞ്ച്.

൧-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക്

വടക്ക	റാന്നിമുതൽ വടശ്ശേരിക്കരവരെ പമ്പയാറു
കിഴക്കും തെക്കും	വടശ്ശേരിക്കരമുതൽ മലാലപ്പുഴവരെ കുമരംപേരൂർ തെക്കെറിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര
പടിഞ്ഞാറു	റാന്നിറെഞ്ചിന്റെ അതിര

൮-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക

വടക്ക	പെരുന്തേനരുവിമുതൽ പെരുന്തേനരുവി മുകളിപ്പുവരെ കോന്നിറിസർവിന്റെ അതിരും അവിടെനിന്നും സർവെ വൃമ൦ ൩ നമ്പരിന്റെ തെക്കുകിഴക്കെ മൂലവരെ രാജാംപാറ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരും അവിടെനിന്നും പുഴക്കാനംവരെ ടി റിസർവിന്റെ തെക്കെഅതിരും
കിഴക്ക	അവിടെനിന്നും കക്കാട്ടാറുവഴി ചിററാർ ഗാഡ്സ്റ്റേഷൻവരെ കോന്നി റിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരു
തെക്ക	അവിടെനിന്നും പമ്പയാററിനെ ചേരുന്നതുവരെ കക്കാട്ടാറു
പടിഞ്ഞാറ	പെരുന്തേനരുവിവരെ പമ്പയാറു

൯-ാം നമ്പ്ര ബ്ലാക്ക.

വടക്ക	കോന്നിറിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരിനെ ചേരുന്നതുവരെ റാന്നിറെഞ്ചിന്റെ വടക്കെഅതിരു
കിഴക്ക	പെരുന്തേനരുവിവരെ കോന്നി റിസർവിന്റെപടിഞ്ഞാറെഅതിരു
തെക്ക	പെരുന്തേനരുവിമുതൽ റെഞ്ചിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുവരെ പമ്പയാറു
പടിഞ്ഞാറ	റെഞ്ചതിരു
[നോട്ടു	ടി അതൃത്തിക്കകത്തുള്ള പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റിസർവുകളിൽ നിന്നും തടിമുറിക്കാൻ പാടില്ലാ]

പത്തനാപുരം റെഞ്ച്.

വടക്കും കിഴക്കും	അടൂർമുതൽ മുക്കടവുവരെ കായംകുളം പുനലൂർ റോഡും അവിടെനിന്നും ചാലിയക്കരആറും കടലാസുഫാക്ടറി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലംവരെ പുനലൂർആറും അവിടെനിന്നും കൊല്ലം, ചെങ്കോട്ടറോഡിനെ ചേരുന്നതുവരെ പബ്ലിക്കറോഡും
തെക്ക	കൊട്ടാരക്കരവച്ചു മെയിൻ സെൻട്രൽറോഡിനെ യോജിക്കുന്നതുവരെ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ടറോഡു
പടിഞ്ഞാറ	കൊട്ടാരക്കരമുതൽ അടൂർവരെ മെയിൻ സെൻട്രൽറോഡ്
[നോട്ടു	ടി അതൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടാഴിദേശം അതൃത്തിയിൽ നിന്നും തടി മുറിക്കാൻ പാടില്ല

നോട്ടീസ്.

വിളവംകോട റേഞ്ചിൽചേൎന്ന ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടതും ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്തതും ആയ വനങ്ങളിൽനിന്നു ൧൦൮൮-മാണ്ടു ഒന്നിനു താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ൫൦൦൦ ക്യൂബിക്കടി ചാളത്തടികൾ കൊല്ലംകോട ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടർ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧. കൂരൻവേമ്പ
൨. മരുത
൩. ഞഴാന്ത
൪. കരവാഴ
൫. പീലിവാക

൨. ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിനകത്തും ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത മലകളിലും നിന്നു ശേഖരിക്കേണ്ടതായ തടികൾക്കു ക്യൂബിക്ക അടിഒന്നുക്കു കിട്ടേണ്ട കോലവില ടെണ്ടറിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കണം. റേറ്റുകൾ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം.

൩. ടെണ്ടറുകൾ "കൊല്ലംകോടുഡിപ്പോവിൽ ചാളത്തടികൾ ഏല്പിക്കാനുള്ള ടെണ്ടർ" എന്നു മേൽവിലാസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും ടെണ്ടറുകൾ ൧൦൮൮ കന്നിമാസം ൩൦-ാം൲ ൧൯൧൨ സെപ്തംബർമാസം ൨൦-ാം൲ ഉച്ചക്കു ൧൨ മണിക്കുമുൻപ് ഡിവിഷനാപ്പീസർ അവർകൾക്കു കിട്ടേണ്ടതും അഞ്ചൽവഴിയൊ തപാൽവഴിയൊ അയക്കുന്നതായാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. പിന്നീടുകിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൪. ഓരോ ടെണ്ടറുസഹിതം ൨൫ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി അയക്കേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത ടെണ്ടറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൫. ടെണ്ടറുകൾ തിരുവനന്തപുരം തെക്കൻ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസിൽവെച്ചു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളാൽ ൧൦൮൮ കന്നിമാസം ൩൦-ാം൲ ൧൯൧൨ സെപ്തംബർമാസം ൨൦-ാം൲ ഒരുമണിക്കു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടറുകാരരുടെ മുമ്പാകെവെച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൬. കുറഞ്ഞറേറ്റിനു പിടിക്കുന്ന ടെണ്ടറു ആ ടെണ്ടറുകാരന്റെ യോഗ്യതയും സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമായി തോന്നിയാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടറിനെ കാരണംകൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊ നിഷേധിക്കുന്നതിനൊ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസർ അവർകൾക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടർ ഫാറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ സമ്മതത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടും.

൭. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ടെണ്ടറുകാരരുടെ നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടറുകളെ തീൎച്ചചെയ്തുഉടൻതന്നെ തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകാരൻ ടെണ്ടറു സ്വീകരിച്ചതായി അറിവുകൊടുത്ത അയാളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന നാൾമുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടിഎഴുതിവെക്കേണ്ടതും ഉടമ്പടിഎടുത്തിട്ടുള്ളതടിക്കു ക്യൂബിക്കടി ൧ക്കു അരചക്രംവീതംവരുന്നതുകയെ ഡെമണിയായി താലൂക്കുസേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും അതിനുതന്ന പാസ്സുപുസ്തകത്തിനെ ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഹാജരാക്കിയഉടൻതന്നെ നിരതദ്രവ്യം തിരിയെ തരുന്നതാണു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകാരൻ മേൽ ൮-ാമതു പാരാവിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം നടത്താത്തപക്ഷം അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും അതുമൂലംവീണ്ടും ടെണ്ടറുവിളിക്കുന്നതിൽ ഗവർന്മെണ്ടിനു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാവുന്നതായാൽ ആ ടെണ്ടറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടായാൽ അതിനു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൦. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിരുന്നാൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആഫീസിൽനിന്നു ലഭിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

മുഖ്യവ്യവസ്ഥകൾ

൧. മുറിക്കേണ്ടതടികൾ കണ്ട്രാക്ടരുടെ ചിലവിന്മേൽ മരത്തിന്റെമൂട്ടിലും ശാഖയിലെ മാറളവുപൊക്കത്തിലും ഒരു കൊട്ടുവാൾകൊണ്ടു ൩ അംഗുലത്തിൽ കുറവില്ലാതെ സമചതുരത്തിൽ നല്ലവണ്ണംചെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തി മുദ്രവെച്ചുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ഓരോ ഇനങ്ങളിലും അടയാളംചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാമരങ്ങളും മുറിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ തടിക്കു കുറച്ചു നഷ്ടമില്ലാതെയും താഴെയുള്ള അടയാളവും നമ്പരും പോകാതെയും ചുറ്റുമുള്ള ചെറുതൈകൾക്കു ദോഷമില്ലാതെയും ആ രണ്ടു അടയാളങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യേ വെച്ചു മുറിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. കൈവേലക്കു കടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു തക്കതായ നീളം കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അടിമുതൽ തലവരെ മുറിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ തടിമുഴുവനും കൺട്രാക്ടർ കഴിയുന്നിടത്തോളം മുറിക്കാതെയിരിക്കണം. ഒരുതടിയും ൨൨ അടിനീളത്തിനു കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ലാ. ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽനിന്നും മാർക്കുചെയ്യുന്ന തലക്കണ്ടങ്ങളേയും ഇരുന്തലകളേയും കൺട്രാക്ടർ ഇറക്കി ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസരുടെയോ റേഞ്ചാപ്പീസരുടെയോ ഉത്തരവു് അനുസരിച്ച പ്രത്യേക അളവിലുള്ള തടികളും ഏല്പിക്കുന്നതിനു കൺട്രാക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൫. മലയിൽ പ്രവേശിക്കയോ ആളുകളെ അയക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി കൺട്രാക്ടരൊ അയാളുടെ അധികാരം സിദ്ധിച്ച ഏജന്റൊ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കൺട്രാക്ടരൊ റേഞ്ചാപ്പീസരോടു രേഖാമൂലം അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവർക്കു അയാൾ താൻ ഒപ്പിട്ടതും തന്റെ മുദ്രയോടുകൂടിയതും ആയ പാസ്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണു.

൬. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസരുടെ അനുവാദത്തിന്നായി തടികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനൊ മുറിക്കുന്നതിനൊ അയച്ചിട്ടുള്ള സബ് കൺട്രാക്ടർമാരുടേയൊ ഏജന്റുമാരുടേയൊ അല്ലാ വല്ല മറ്റുവേലക്കാരുടെയൊ പേരുകളെ രേഖാമൂലം കൊടുക്കേണ്ടതും ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഡിവിഷനാപ്പീസർ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ വേലക്കായി കൺട്രാക്ടർ നിയമിച്ചുകൂടാത്തതും ആകുന്നു. തന്നാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ളവിവരം കാണിച്ചു് സബ് കൺട്രാക്ടർക്കൊ അല്ല ഏജണ്ടിനൊ അല്ലാ മറ്റു വേലക്കാർക്കൊ കൺട്രാക്ടരാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കെറ്റു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മറ്റു കൺട്രാക്ടരാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട യാതൊരുത്തരേയും കൺട്രാക്ടർ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. മേൽവിവരിച്ചപോലെ അധികാരം സിദ്ധിക്കാത്ത ആളാൽ മുറിക്കപ്പെട്ട എല്ലാതടികളും ഒരു ഫാറസ്റ്റാപ്പീസരാൽ മാർക്കുചെയ്യപ്പെട്ടും ഒരു റേഞ്ചാപ്പീസരാൽ രജിസ്തർചെയ്യപ്പെട്ടും ഇരുന്നാലും സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടും.

൭. ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തടികളേയും റേഞ്ചാഫീസരെക്കൊണ്ടു കൺട്രാക്ടർ രജിസ്തർചെയ്യിച്ചു് സ്റ്റാമ്പു പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണു. ഓരോതടിയുടേയും തലക്കൽ വള്ളിത്തുളക്കടുത്തും മുകൾഭാഗത്തും ൩ ഇഞ്ചു സമചതുരത്തിൽ സ്ഥലംകൊത്തിയിരിക്കേണ്ടതും അതിൽ രജിസ്തർചെയ്യുന്ന ആപ്പീസരുടെ മുദ്രപതിപ്പിക്കേണ്ടതും അതിനു മുമ്പായി കയറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി ഓരോതടിയേയും യാതൊരു കാരണവശാലും നീക്കംചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൮. കൺട്രാക്ടരാലൊ കൺട്രാക്ടർക്കുവേണ്ടിയൊ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ തടികളിലും മുറിച്ചുടനെ പ്രത്യക്ഷമായി വള്ളിത്തുളക്കടുത്തു അയാളുടെ പേരും ലൈസൻസ് നമ്പരും കൊത്തിയിരിക്കേണ്ടതും മാറ്റംചെയ്യുന്നതിനു തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതെസ്ഥലത്തു മുദ്രയടിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. പേരുമുതലായതു കൊത്താതെയൊ മുദ്രയടിക്കാതെയൊ ഇരിക്കയുംചെയ്യുന്ന എല്ലാ തടികളേയും സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൯. മുമ്പാരാവിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തടികളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനു, കൺട്രാക്ടർ ഒരു മുദ്രവെക്കേണ്ടതും അതിനെ ഡിവിഷനാപ്പീസിലേക്കു അനുവാദത്തിനു അയക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അവിടെ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ രജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതാണു. കയററിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ തടികളിലും മുദ്രയെക്കൊണ്ടു മേൽവിവരിച്ചപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും ഫാറസ്റ്റ് റൂൾസനുസരിച്ച പാസ്സോടുകൂടിയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൦. മററു കൺട്രാക്ടരുടെ തടിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി തന്റേതായി കൺട്രാക്ടർ ഏല്പിക്കയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൾവിലയെ ഇളക്കുന്നതുമാത്രമല്ലാ തന്റെ ഉടമ്പടി കൂടി റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനു ഇടയാകകയും താൻ മുറിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തടി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

൧൨. ഡിപ്പോവിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ തടികൾ ഏല്പിക്കുന്നതുവരെയുള്ള തടി ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള സകലചിലവും കണ്ട്രാക്റ്റർതന്നെ വഹിക്കേണ്ടതും അതിൽപിന്നീടു മററുചിലവിനു അയാൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥനല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൩. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തടിമുഴുവനും ഡിപ്പോവിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടു കൊണ്ടു ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ കൊല്ലത്തെ പങ്കുനി, വൈകാശി, ആനി, ആടി ഈ മാസങ്ങളിൽ ൧-ാം൹ക്കു മുമ്പാകെ കൊണ്ട് ഏല്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. കണ്ട്രാക്റ്റർ ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള തടി മുഴുവനും കൊണ്ടു ഏല്പിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെ വിഴ്ചവരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അവർകളാൽ റദ്ദ്ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പണം മുഴുവനും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഖ്യയിൽ കൂടുതലായി ഏല്പിക്കുന്നപക്ഷം നൂററിനു പത്തുവീതം ഉള്ള കൂടുതൽ മാത്രം വകവെക്കപ്പെടുന്നതും ഈ വ്യവസ്ഥ കണിശമായി അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൪. തടികൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ചു ഉടനെ നല്ലതടികളെ നല്ലതായി സ്വീകരിക്കയും കേടുപാടുള്ളതും ചീഞ്ഞതുമായ തടികളെ തിരിവായി പ്രത്യേകം വെക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെ തിരിവായി തള്ളുന്ന തടിയുടെ ഗുണത്തിനെപ്പററി ഏതെങ്കിലും തക്കം ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിനെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരോടു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ച അവസാനമായി ഇരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കേടുപാടുള്ള തടിയെ അതാതുവകയായി അളവു കുറച്ചുകൊടുത്തു വില്പനചെയ്യുന്നതിനോ ഓതാതുസമയം ഗവർന്മെണ്ടിൽനിന്നും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന കരാറുകൾക്കു ലേലംചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അളവിനു ലേലംചെയ്യുന്നതിനോ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു യുക്തംപോലെ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചസംഖ്യയുടെ വകക്കോ ഉയർന്നതിൽനിന്നും താഴ്ന്നതരത്തിൽ ആക്കിയ കുറവിന്റെ വകയ്ക്കോ ഒരു അവകാശവും പറവാൻപാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിഷയത്തിൽ ആ തരത്തിനു നല്ല തടിക്കുള്ള കോൾവിലയിൽ കൂടുതലായി ഇല്ലാത്തപക്ഷം തരംമാറിയ തടി വിററുപോകുന്ന വിലക്കു പാതിക്കുമാത്രം അവകാശമുള്ളതും ആകുന്നു.

൧൫. കണ്ട്രാക്റ്റരാലോ അയാൾക്കുവേണ്ടിയോ മുറിക്കപ്പെടുന്നതും അയാളുടേയോ അയാളുടെ സബ് കണ്ട്രാക്റ്റരുടെയോ അയാളുടെ ഏജന്റിന്റെയോ അല്ല മററുവല്ല വേലക്കാരുടേയോ ഉപേക്ഷനിമിത്തം തീപിടിക്കയോ മോഷണംപോകയോ മററുവിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ എല്ലാതടികളുടെ വിലക്കും കണ്ട്രാക്റ്റർ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതും അതിന്റെ കോൾവിലക്കു യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു. രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്റർചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ രജിസ്റ്റർചെയ്യപ്പെട്ട വകയിൽ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കാതെയുള്ള തടികൾക്കു ഒരു ലിസ്റ്റു കണ്ട്രാക്റ്റർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൬. ഉടമ്പടിയുടെ അവസാനത്തു ഏല്പിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാതടികളും ഉടമ്പടി അവധികഴിഞ്ഞു ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കുന്ന എല്ലാതടികളും ഉടമ്പടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അല്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാതടികളും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നൂററിനു പത്തുവീതമുള്ള കൂടുതലിലധികമായി ഏല്പിക്കുന്ന എല്ലാതടികളും ഗവർന്മെണ്ടുവകയായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും അങ്ങിനെയുള്ള തടികൾക്കുള്ള കോൾവിലക്കുള്ള അവകാശം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൭. അയാളുടെ ഉടമ്പടികാലത്തു കണ്ട്രാക്റ്ററോ അയാളുടെ അവിടകത്തകുഡുംബത്തിൽ ഉള്ള വല്ല ആളോ ഒരു ഇനംതടിയും കച്ചവടംചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൮. വനത്തിന്റെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയോ അല്ലാ മററുവല്ല കാരണത്തിനാലോ കണ്ട്രാക്റ്റർക്കു അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള കൂപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഗത്തു തടിമുറിപ്പു നിറുത്തിവെക്കേണ്ടതു ആവശ്യമെന്നു കാണുന്നപക്ഷം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ കണ്ട്രാക്റ്റർക്കു ആ വിവരത്തിനു ഒരു നോട്ടീസു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതും നോട്ടീസുകിട്ടുന്ന തീയതിമുതൽ കണ്ട്രാക്റ്റർ ആ സ്ഥലത്തു തടിമുറിപ്പു നിർത്തേണ്ടതും ആകുന്നു. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പു അവിടെ മുറിച്ചിട്ടുള്ള തടികളെ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതും കണ്ട്രാക്റ്റർക്കു വല്ല നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതിനു ഗവർന്മെണ്ടു ഒരുവിധത്തിലും ഉത്തരവാദിയല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ആ സ്ഥലത്തു തടിമുറിപ്പു നിറുത്തിയതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല കുറവിനും കണ്ട്രാക്റ്ററെ ഉത്തരവാദിയായി വിചാരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൯. ഉടമ്പടിചെയ്തിട്ടുള്ള തടിശേഖരിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ചെയ്യുന്ന തീർപ്പിനെ കണ്ട്രാക്ടർ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൦. കണ്ട്രാക്ടർക്കു മുൻകൂറു പണം കൊടുക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഡിപ്പോവിൽ തടി ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ അതു അതുവിലെ വില്പനചെയ്യുന്നതിനു സഹായിക്കാണവിലയിൽ പകുതിക്കു അധികപ്പെടാതെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ യുക്തംപോലെ ഒരു ഓഹരികൊടുപ്പിക്കാവുന്നതാണു. എന്നാൽ തടിവിറ്റതിന്റെ ൩൦ ദിവസത്തിനകം മുൻപുകൊടുത്ത ഓഹരികഴിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കോംവിലയും കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്, നടപ്പിലിരിക്കുന്നതൊ അതാതു സമയം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതൊ ആയ ഡിപ്പോ റൂൾസു അനുസരിച്ചു കോംവില ബില്ലുകൾ കണ്ട്രാക്ടർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണു.

൨൧. കണ്ട്രാക്ടർ കോംവിലക്കു അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസിന്റെ പുറത്തു ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള തടിയുടെ സംഖ്യ എഴുതുന്നതിനായി അയാളുടെ ലൈസൻസിനെയും തടിഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളവകക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള രസീതുകളേയും ഹാജരാക്കണം.

൨൨. കൺസർവെറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ ഉടമ്പടിമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

൨൩. ഉടമ്പടി നിറവേറ്റാതെ ഇരുന്നാലൊ മേൽവകുപ്പുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാരണവശാലൊ കണ്ട്രാക്ടരിൽനിന്നും ഗവർന്മെണ്ടിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ട സംഖ്യയെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ അയാൾക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന നോട്ടീസിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവധികകം ഒടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അതിനെ കരക്കുടിശ്ശികയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതും തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിക റെഗുലേഷനിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൨൪. ഉടമ്പടിചെയ്തിട്ടുള്ള തടികളെ ശേഖരിക്കുന്നതിനേയും കടത്തുന്നതിനേയും സംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും അതാതുസമയം കൊടുക്കുന്നതിനു കണ്ട്രാക്ടർ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൨൫. തടികൾ സ്റ്റാൻഡാർഡു ഇംഗ്ലീഷു അടിയും ഇഞ്ചുമുള്ള ടേപ്പുകൊണ്ടു അളക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു തടിയുടെ ക്യൂബിക്കു അളവു കിട്ടുന്നതിനു അതിന്റെ നീളത്തിനെ ശരാശരി ചുറ്റളവിന്റെ നാലിൽ ഒന്നിന്റെ ചതുരത്തിനെകൊണ്ടു ഗുണിക്കണം.

൨൬. ലൈസൻസിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സമയത്തിനു മുമ്പായി ഉടമ്പടിയവ്യവസ്ഥ നിറവേറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി കണ്ട്രാക്ടർ തന്റെവകക്കും തന്റെ സബ് കണ്ട്രാക്ടർമാരുടേയും ഏജണ്ടുമാരുടേയും മറ്റു വേലക്കാരുടേയും വകക്കും മലയിൽ കേറുന്നതല്ലാ എന്നു ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വേനൽക്കാലത്തു മലയിൽവേല നിറുത്തിവെക്കണം എന്നു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം അങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ടർവേല നിറുത്തിവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൭. നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാറസ്റ്റ് റെഗുലേഷനും റൂൾസും അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതിനു കണ്ട്രാക്ടർ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൨൮. തടിമുറിപ്പു കൂപ്പിന്റെ അറ്റത്തിൽനിന്നും ആരംഭിച്ചു മാർക്കുചെയ്തിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കാതെ വിടാതെയിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തുടരെ ശരിയായിനടത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാകുന്നു.

൨൯. മേൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതുപോലെ കണ്ട്രാക്ടർ തടി ഏൽപ്പിക്കാതെയിരിക്കയൊ ഉടമ്പടി നിറവേറ്റുന്നതിൽ അയാളൊ അയാളുടെ ഏജണ്ടൊ വേലക്കാരൊ മേൽവിവരിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കയൊ ഫാറസ്റ്റ് റെഗുലേഷനൊ അതനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ചട്ടത്തിനൊ വിപരീതമായി കുറ്റം ചെയ്കയൊ കൺസർവെറ്റർ അവർകളുടെയൊ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെയൊ ഉത്തരവു അനുസരിച്ചു നടക്കാതിരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതായാൽ കൺസർവെറ്റർ അവർകളാൽ അയാളുടെ ഉടമ്പടി റദ്ദ്ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഡിമാണ്ടുൾപ്പെടെ അയാൾക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള പണം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതിനോടുകൂടി ഉടമ്പടി റദ്ദ്ചെയ്തതിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിൽ ചട്ടങ്ങളാൽ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കും അയാൾ പാത്രീഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩൦. കണ്ട്രാക്ടരൊ അയാളുടെ ഏജണ്ടൊ മലയിൽ തീകെടുത്തുന്നതിനും വനംവക കുറ്റം തടക്കുന്നതിനും ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലേക്കു റെയിഞ്ചാഫീസരാലൊ മറ്റു വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥരാലൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൮൮-൧-൨൮.

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യൻ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

നോട്ടീസ്.

മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന ഇളന്തിക്കര ഡിപ്പോവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൩൬൯൨ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൧൫൦ പുത്തൻ വെന്തേക്കു തടികളും വെട്ടിക്കാട്ടു ഡിപ്പോവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൨൪൨൨ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൪൫൦ പുത്തൻ വെന്തേക്കു തടികളും വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൨൩൭ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൧൩൭ പുത്തൻ ചീനിത്തടികളും ൨൦൦ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൧൦൦ പുത്തൻ വെന്തേക്കു തടികളും വിലക്കു വാങ്ങിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർ ദർഖാസ്തു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കുറിപ്പ്:- തടികൾ ഇളന്തിക്കര ഡിപ്പോവിൽനിന്നു പ്രയാസം കൂടാതെ കൊച്ചി പറവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു ജലമാർഗ്ഗം കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. വെട്ടിക്കാട്ടു ഡിപ്പോവിൽനിന്നും വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽനിന്നും തടികൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള ജലസൌകര്യം പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.

൨. ഓരോ ഡിപ്പോവിലും കിടക്കുന്ന തടികൾക്കു ക്യൂബിക്കടി ഒന്നുക്കു എന്തു നിരക്കായി വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്നു വ്യക്തമായും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായും രൂപാ, അണാ, പൈസാ, ക്രമത്തിൽ ദർഖാസ്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

കുറിപ്പ്:- വെന്തേക്കിനു സർക്കാർ താരിഫു ക്യൂബിക്കടി ഒന്നുക്കു ൧൫ അണയും ചീനിക്കു ൯ അണയും ആണ്.

൩. ദർഖാസ്തുകൾ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്തു അരക്കുമുദ്രവച്ചു മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിലും ഇളന്തിക്കര വെട്ടിക്കാട്ടു വരാപ്പുഴ ഈ ഡിപ്പോകളിൽ കിടപ്പുള്ള തടികൾ വിലക്കുവാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഖാസ്തു എന്നു പുറത്തെഴുത്തോടുകൂടിയും ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം ൧൫-ക്കു ൧൯൧൨ അക്ടോബർമാസം ൧-നു-യോ അതിനുമുമ്പോ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ദർഖാസ്തോടുകൂടിയും ൫൦ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം അയക്കേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാതെയോ മേൽപറഞ്ഞ തീയതിക്കു പിന്നിട്ടു കിട്ടപ്പെടുന്നതോ ആയ ദർഖാസ്തുകളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദർഖാസ്തുകാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം തിരിച്ചുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൪. ദർഖാസ്തുകൾ ൧൦൮൮ കന്നിമാസം ൧൫-ക്കു ൧൯൧൨ അക്ടോബർ മാസം ൧-നു പകൽ ൧ മണിക്കു മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനാഫീസിൽവച്ചു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഖാസ്തുകാരുടെ മുമ്പാകെ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ദർഖാസ്തുകളെ നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കുള്ളതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദർഖാസ്തിനെ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു.

൬. സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദർഖാസ്തുകാരൻ അയാളുടെ ദർഖാസ്തു സ്വീകരിച്ച വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം മുൻ ഒടുക്കീട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഒഴിച്ചുള്ള വില മുഴുവൻ ഒടുക്കി തടികൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൭. മുൻ വിവരിച്ചതുപോലെ ൩൦ ദിവസത്തിനകം പണം മുഴുവൻ ഒടുക്കാതിരിക്കുന്നതായാൽ വില്പന റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടപ്പെടുന്നതും തടികൾ വീണ്ടും ദർഖാസ്തു വിളിച്ചോ ലേലത്തിലോ അല്ലാതെയോ വിൽക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽവച്ചു ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടത്തിനു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും വല്ല ലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൮. തടികളെ ഡിപ്പോകളിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ അതാതു ഡിപ്പോ ആഫീസരോടോ ഈ ആഫീസിലോ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

കോതമംഗലം
൨൦-൧-൮൮

കെ. എസ്സ്. നാരായണ അയ്യങ്കാർ,
ആ: ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

പരസ്യം

൧൦൮൮-ാമാണ്ടു [illegible] മാസം [illegible] ശരിയായ ക്രിസ്താബ്ദം [illegible] വക്ഷം നാംബെർമാസം [illegible] തീയതി [illegible] അറുപത്തെട്ടു [illegible] ഉച്ചതിരിഞ്ഞു [illegible] കുന്നതായിരിക്കും [illegible] ൩ മണി അടക്കപ്പെട്ട [illegible] ലായമാകും [illegible] കൺസർവേറ്റർ ആഫീസിൽ വച്ചു ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.

൧. ലേലം [illegible] മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു [illegible] ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ കെട്ടാത്തവരെ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുവാൻ [illegible] ലേലം വിളിച്ചുകൊള്ളാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ [illegible] കൊടുക്കപ്പെടും. ലേലത്തിൽ സാമാനങ്ങൾ പിടിച്ചവരുടെ നിരതദ്രവ്യം [illegible] കണക്കാക്കപ്പെടും.

൩. [illegible] ഒരു രൂപായിൽ കുറഞ്ഞതുക ലേലത്തിൽ കൂടിക്കൂടാത്തതും യാതൊരു [illegible] വിളിച്ച വിലയെ പിൻവലിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൪. സാമാനങ്ങൾ [illegible] വാങ്ങിയവർ ഉടൻതന്നെ വിലമുഴുവനും കെട്ടേണ്ടതും ആ പ്രകാരം [illegible] കാതെ [illegible] ൽ അയാൾ കെട്ടിയ നിരതദ്രവ്യത്തെ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടപ്പെടുന്നതും സാമാനങ്ങൾ വീണ്ടും വില്ക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം വീണ്ടും വില്ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടത്തിനും ഇടയായാൽ ആയതിലേക്കും [illegible] വല്ല തുകയും ചിലവാകുന്നതായാൽ ആ തുകയും ആദ്യലേലക്കാരൻ [illegible] കുന്നതും വീണ്ടും വിററതിൽ വച്ചു വല്ല ലാഭവും കിട്ടുന്നപക്ഷം അതിന്മേൽ [illegible] അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൫. പണം മുഴുവനും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ [illegible] അവരവരുടെ സാമാനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്കു [illegible] കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൬. ലേലത്തിനു മുൻപു കൊമ്പുകളും മറ്റും കാണണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുൻപോലെ കൺസർവേററാഫീസിൽ [illegible] അപേക്ഷിച്ചാൽ സാമാനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാകുന്നു.

൭. സാമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടി [illegible] കൊടുക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഒരു കാരണവും പറയാതെ യാതൊരു വിലയേയും നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കൺസർവേറ്റർക്കുള്ളതാകുന്നു.

കൺസർവേറ്ററാഫീസ്
[illegible]

കൺസർവേറ്റർ,
എം. രാമറാവു.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the purchase of 150 fresh-felled Venteak logs of 3692 cubic feet lying at the Elanthikaray Depot, 450 fresh-felled Venteak logs of 13429 cubic feet at the Vettikad Depot and 167 fresh-felled Cheeni logs of 12358 cubic feet and 100 fresh-felled Venteak logs of about 2000 cubic feet at the Varapuzhay Depot of the Northern Division.

Note.—Timbers from the Elanthikaray Depot can be easily floated down to Cochin, Parur and other places. The facility in the transport of logs from the Vettikad and Varapuzhay Depots is too well-known to make any mention here.

2. Each tender should distinctly state the rates in terms of annas and pies the tenderer is prepared to pay per cubic foot of logs lying in the respective Depots

Note.—The tariff value of Venteak is 11 annas and that of Cheeni 4 annas per cubic foot.

3. The tenders should be sealed and addressed as such and sent so as to reach the undersigned on or before 19th Kanni 1088. An earnest money of Rs. 50 (fifty) should also accompany each tender. No notice will be taken of tenders received after the fixed time or unaccompanied by the earnest money. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them.

4. The tenders will be opened by the undersigned in his Office at Malayattur at 1 P. M. on the 19th Kanny 1088 in the presence of such of the tenderers as may be present at the time.

5 The undersigned reserves to himself the right of rejecting any or all the tenders without assigning any reason thereof. The accepted tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

6. The approved tenderer must pay the whole value deducting the earnest money already paid, within 30 days from date of notice intimating approval of tender and remove the timber also within the above time.

7 If he does not pay the whole amount within 30 days as said above, the sale will be cancelled, the earnest money forfeited to Government and the timbers resold either by public auction or inviting tenders or by daily sale. Any deficit from the original amount will be recovered from the original tenderer, but surplus, if any, will not be paid to him.

8. The logs can be inspected at the Depots. Any information required will be supplied by the respective Depot Officers or by the Office of the undersigned on application.

Kothamangalam,
9-1-88.

K. S. NARAYANA AIYANGAR,
Acting Divisional Forest Officer

NOTICE.

Whereas a sum of S. Rs. (11-22-12) eleven, chuckrams twenty-two and cash twelve is due, as salary and T. A., to the deceased clerk K. C Thomas (late clerk in the Vandamettu Range), notice is hereby given to the claimants of the deceased, that they are required to present themselves at the Divisional Forest Office, High Range Division, with the necessary certificate of heirship to receive payment of the above sum.

Peermade,
20-1-'88

A. C WATTS,
Divisional Forest Officer
High Range Division.

കോന്നി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

കോന്നി ഡിവിഷനിൽ ചേൎന്ന റാന്നി, ചെങ്ങന്നൂർ, പത്തനാപുരം ഈ റെഞ്ചുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പേരിൽപതിഞ്ഞ ഭൂമികളിൽ നില്ക്കുന്ന തേക്കും ഈട്ടിയും തടികളെ ശേഖരിച്ചു ഏല്പിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടറു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഓരോ റെഞ്ചുകളിൽനിന്നും ഓരോ ആണ്ടും അടിയിൽ വിവരിക്കുന്നിടത്തോളം തടി ശേഖരിച്ചു ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

റാന്നി റെഞ്ച്	തേക്ക്	൧൪,൦൦൦	ക്യൂബിക്കടി
	ഈട്ടി	൮൦൦	,,
ചെങ്ങന്നൂർ റെഞ്ച്	തേക്ക്	൮൦൦൦	,,
പത്തനാപുരം റെഞ്ച്	തേക്ക്	൨൦,൦൦൦	,,
	ഈട്ടി	൫൦൦	,,

൧. റാന്നി, ചെങ്ങന്നൂർ ഈ രണ്ടു റെഞ്ചുകളിൽനിന്നും ശേഖരപ്പെടുത്തുന്ന തടികളെ വീയപുരം ഡിപ്പോവിലും പത്തനാപുരം റെഞ്ചിൽനിന്നും ശേഖരപ്പെടുത്തുന്ന തടികളെ കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ ചേൎന്ന ത്രയം ഡിപ്പോവിലും, കോന്നി ഡിവിഷനിൽ ചേൎന്ന കായംകുളം ഡിപ്പോവിലും ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. നല്ല തടിക്കു ഓരോതരത്തിനും എന്തുകോല്‌വില കിട്ടണമെന്നു ടെണ്ടറിൽ വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

൩. ടെണ്ടറുകൾ അരക്കുമുദ്രവച്ചു കവറിൽ അടക്കംചെയ്തു അഞ്ചലൊ തപാലൊ മാൎഗ്ഗമായി അയക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്തർ ചെയ്തു, കോന്നി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെ പേൎക്കു മേൽവിലാസം എഴുതിയും '... റെഞ്ചിൽ ചേൎന്ന കടിപ്പുയിടങ്ങളിൽ നിന്നും തേക്കും ഈട്ടിയും തടികൾ ശേഖരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ' എന്നു പുറത്തെഴുതിയും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഓരോ ടെണ്ടറു സഹിതവും അമ്പതു (൫൦) ഉറുപ്പിക നിരതദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം കൂടാതെവരുന്ന ടെണ്ടറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൫. ടെണ്ടറുകൾ ൧൦൮൮ കന്നി ൩൦-യൊ ൧൯൧൨ അക്ടോബർ ൧൬-യൊ അതിനു മുമ്പൊ ഡിവിഷനാഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതും, ഇങ്ങിനെ കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകളെ ൧൦൮൮ കന്നി ൩൦-ക്കു ൧൯൧൨ അക്ടോബർ ൧൬-നു പകൽ ഒരുമണിക്കു കോന്നി ഡിവിഷനാഫീസിൽ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടറുകാരുടെ മുമ്പാകെ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതും ആണ്. അവധികഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകളെപറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

൬. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയുള്ള ടെണ്ടറിനെ ടെണ്ടറുകാരൻ നല്ല നടത്തക്കാരനും ഗ്രഹസ്ഥനും ആണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതായാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഒരു ടെണ്ടറിനെ സ്വീകരിക്കയൊ നിഷേധിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസൎക്കുള്ളതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടറിനെ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു.

൭. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ടെണ്ടറുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ടെണ്ടറിനെ പറ്റി തീൎച്ചചെയ്തുടൻ തിരികെകൊടുക്കുന്നതാണ്.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകാരൻ അയാളുടെ ടെണ്ടറു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവിവരം തെര്യപ്പെടുത്തിയതു മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം അരഉറുപ്പിക പത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവക്കേണ്ടതും ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി മൊത്തം മൂന്നാണ്ടുകളിലുമായി ഏല്പിക്കേണ്ട തടിക്കു ക്യൂബിക്കടിക്കു അരചക്രംവീതം കണക്കാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ ഡിപ്പോസിറ്റായി താലൂക്കു സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ അടക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൯. മേൽ ൮-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടറുകാരൻ നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടപ്പെടുന്നതും വീണ്ടും ടെണ്ടറു വിളിക്കുന്നതിൽവച്ചു സൎക്കാരിലേക്കുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടത്തിനു അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. മുറിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ച ലിസ്റ്റ് എഴുതി മുദ്ര അടിച്ചിട്ടുള്ള തടികളെ മാത്രമെ മുറിക്കാൻ പാടൊള്ളു. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളേയും അവകളിൽ തൊലിചെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേവച്ചു മുറിപ്പിക്കയും, താഴത്തെ അടയാളത്തിനു യാതൊരു കേടും വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

൨. മേൽവിവരിച്ച പ്രകാരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളേയും മുറിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൩. തടികൾ മുറിക്കുന്നതിൽ വച്ചു സമീപം നില്പുള്ള യാതൊരു വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾ മുതലായവക്കും, വേലി മുതലായതിനും, കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റും കഴിയുന്നതും യാതൊരു കേടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു മുറിപ്പിക്കേണ്ടതും, ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽവച്ചു വല്ല നഷ്ടത്തിനും ഇടയായാൽ അങ്ങിനെയുള്ള നഷ്ടം കുത്തകക്കാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൪. തടിമുറിപ്പിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരറ്റം തുടങ്ങി മറെറ അറ്റംവരെ ക്രമമായ വിധത്തിൽ തടിമുറിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൫. മുറിക്കാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇളന്തലകളിലും ശിഖരങ്ങളിലും തടിക്കു ഉപയോഗമുള്ളവ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവകളേയും ഇറക്കി ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൬. യാതൊരു തടിയും റേഞ്ചാഫീസർ അളന്നു മുദ്രയടിച്ചു പാസുകൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പായി തടിശേഖരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും നീക്കംചെയ്വാൻ പാടില്ലാ. ഇങ്ങിനെ മുദ്രയടിച്ചു പാസു കൊടുത്തിട്ടുള്ള തടികളെ എല്ലാം ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

൭. കുത്തകക്കാരന്റെയൊ, ഏജന്റ് മുതലായവരുടെയൊ ഉപേക്ഷനിമിത്തം തീകത്തിയൊ, മോഷ്ടിച്ചൊ മററൊ കൊണ്ടുപോയൊ, വേറെ വിധത്തിലൊ നഷ്ടമായിപോകുന്ന എല്ലാ തടികളുടെയും വിലക്കു കുത്തകക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതാണ്,

൮. ഓരോ ആണ്ടും ഏല്പിക്കാമെന്നു കരാർ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം തടി ആ ആണ്ടു അവസാനത്തിനകമായിതന്നെ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൯. തടിശേഖരിപ്പിനു കുത്തകക്കാരനു മുമ്പേറായി പണം കൊടുക്കുന്നതല്ലാ, എന്നാൽ തടി ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ചതിന്റെശേഷം ഡിവിഷനാഫീസരുടെ യുക്തംപോലെ കോൾവിലയുടെ പകുതിയിൽ കവിയാത്ത ഒരു സംഖ്യ കുത്തകക്കാരനു അഡ്വാൻസായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

൧൦. ഈ കുത്തകയുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമെ കുത്തകക്കാരനു തന്റെ കീഴ്കുത്തകക്കാരനായൊ, ഏജന്റായൊ, മറ്റു ജോലിക്കാരായൊ നിയമിക്കാൻ പാടൊള്ളു. അപ്രകാരം നിയമിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൂലിക്കാർ ആനക്കാർ മുതലായവർക്കും കുത്തകക്കാരന്റെ ഓരോ പാസു ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതും അതിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഫാറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും കാണിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൧. കൺസർവേറ്ററുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഈ ഉടമ്പടി വേറൊരാൾക്കു തീറു കൊടുപ്പാൻപാടില്ലാ.

൧൨. കുത്തകക്കാരൻ തടിമുറിക്കുകയും ഇറക്കികൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നവിഷയത്തിൽ കൺസർവേറ്റർ അവർകളൊ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരൊ, അപ്പഴപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവുകളേയും വനംവക റെഗുലേഷനേയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളേയും അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതിനു ബന്ധിതനാകുന്നു.

൧൩. തടിനികപ്പുകെട്ടുന്നതിനു മുളകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപ്പഴപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ഗവർന്മെണ്ടിലേക്കുള്ള ആദായം ഒടുക്കി മലയിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചു കൊള്ളാവുന്നതാണ്.

൧൪. ഓരോ മാസത്തിലും, മുറിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരുക്കിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ തടികളുടേയും, പുരയിടങ്ങളുടേയും തടികളുടെ എണ്ണം, അളവു, ക്യൂബിക്കടി, ഡിപ്പോവിൽ അയച്ച തടികളുടെ എണ്ണം, അയക്കാതെ കിടപ്പുള്ള തടികളുടെ എണ്ണം, തടികൾക്കു കേടുവന്നതിന്റെ കാരണം മുതലായ വിവരം കാണിച്ചു ഓരോ സ്റ്റേറ്റുമെന്റു ഡിവിഷനാഫീസിലും റേഞ്ചാഫീസിലും, മറു മാസം ഇരുപതിനകം എത്തത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩. കുത്തകക്കാരനൊ അയാളുടെ കീഴ്കുത്തകക്കാരനൊ ഏജന്റൊ, വേലക്കാർമുതലായവരൊ ഒരു ഉടമ്പടിനടത്തുന്നതിനിടയ്ക്കു അതിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ വല്ലതിനേയും നിരസിക്കുകയൊ, വനംവക റിഗ്ഗുലേഷനൊ അതിൻപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കൊ വിപരീതമായി നടക്കുകയൊ, കൺസർവേറർ അവർകളുടെയൊ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെയൊ ഉത്തരവുകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കാതിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഉടമ്പടി റദ്ദ്ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ അതിൽവച്ച് സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനു കുത്തകക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതും അയാൾക്കു ഏതെങ്കിലും പണം ചെല്ലേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതും ഡേമനിട്ടുകയും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതും നിയമാനുസരണമായ മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കു കുത്തകക്കാരൻ പാത്രവാനായി തീരുന്നതും ആകുന്നു.

൧൪. റേഞ്ചാഫീസരൊ മറ്റു വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ കുത്തകക്കാരനും അയാളുടെ ഏജന്റും വേലക്കാർ മുതലായവരും, കാട്ടുതീ കെടുത്തുക വനംവക കുറ്റങ്ങളെ തടുക്കുക മുതലായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാകുന്നു.

൧൫. കുത്തകക്കാരൻ ഉടമ്പടിക്കു വല്ല ലംഘനവും ചെയ്യു അതു നിമിത്തമൊ, മേൽവിവരിച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിലൊ, അയാളിൽനിന്നു സർക്കാരിലേക്കു കിട്ടേണ്ടതായിവരുന്ന നഷ്ടസംഖ്യ പിഴമുതലായ എല്ലാവക പണങ്ങളേയും കൺസർവേറർ അവർകളൊ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരൊ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസിലെ അവധിക്കകം ഒടുക്കി തീർക്കാത്തപക്ഷം കരക്കുടിശിഖപോലെ ഗണിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കരക്കുടിശിഖ റെഗ്ഗുലേഷൻ പ്രകാരം നടപടിനടത്തി ആവക പണം കുത്തകക്കാരനിൽനിന്നും വസൂലാക്കപ്പെടുന്നതാണു.

വി. കെ. ഗോവിന്ദമേനവൻ
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

കോന്നി
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൨൫.

നോട്ടീസ്

ഹൈറേഞ്ചു ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ വണ്ടന്മേട്ട റേഞ്ചിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ കെ. സി. തോമ്മാസിനു ശമ്പളവും പടിയുമായി സ. ത്രു. ൧൦൮൬—൧൧—൧൧ ചെല്ലുവാനുള്ളതിനാൽ അയാളുടെ അവകാശികൾ മുറപ്രകാരമുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കെറ്റു സഹിതം ഹൈറേഞ്ചു ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാഫീസിൽ ഹാജരായി മേൽപ്പറഞ്ഞ തുക വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

എ. സി. വാട്സ്,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
ഹൈറേഞ്ചു ഡിവിഷൻ.

പീരുമേട്ട
൨൦—൧—൮൮.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L. TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912 / Chingam 26, 1088 No. 37

MEDICAL AND SANITARY DEPARTMENTS.

Medical Department.

LEAVE OF ABSENCE.

Hospital Assistant W. E. Rasalam has been granted one month's privilege leave with effect from the forenoon of 22-8-'12/7-1-'88.

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 9th Sept. 1912.

W. H. TUCKER,
Major, I. M. S.,
Durbar Physician.

Hospital Assistant R. M. Kumaraswamy Naidu has been granted one month's privilege leave with effect from 14-1-'88/29-8-'12.

Second Class Assistant Apothecary Miss C. M. John has been granted one month's privilege leave with effect from 14-1-88/29-8-12.

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 5th September 1912

W. H. TUCKER,
Major, I. M. S.,
Durbar Physician.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Sub-Assistant Surgeon Abraham George assumed charge of his duties in the District Hospital, Alleppey, on the forenoon of 2-9-12/18-1-'88.

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 6th September 1912.

W. H. TUCKER,
Major I. M. S.
Durbar Physician.

RESUMPTION OF CHARGE.

Hospital Assistant K. Narayanan Oonnithan returned from leave and resumed charge of his duties in the District Hospital, Parur, on the forenoon of 4-9-'12/20-1-'88.

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 9-9-1912.

W. H. TUCKER,
Major, I. M. S.,
Durbar Physician.

Sub-Assistant Surgeon A. M. Jacob resumed charge of the District Hospital, Tiruvalla, on the forenoon of 14-1-'88/29-8-'12.

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 5th September 1912

W. H. TUCKER,
Major, I. M. S.,
Durbar Physician.

Addendum to Appendix III to the Travancore Plague Rules.

Taluk.	Name of the obsesvation circle	Designation of the Local authority.	Residence of the Local authority.	Name of villages falling within the jurisdiction of the Local authority for purpose of observation.	Name of Anchel Office nearest to the residence of the Local authority.	Remarks.
Trivandrum.	Trivandrum Town.	Registrar of Births and Deaths.	Office of the Registrar of Births and Deaths.	All places falling within the limits of the Town Improvement Committee town of Trivandrum.	Chalay.	

S. KRISHNAMOORTHI AIYER,
Sanitary Commissioner.

Office of the Sanitary Commissioner,
Travancore, Trivandrum,
14-3-1912.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

1. Proceedings of the Government, No. G. 3525, dated the 16th June 1911, appointing a Committee to enquire into and report on the sanitation of the town of Trivandrum.

Read also :—

(1.) The report of the Committee dated the 10th December 1911.

(2.) The statement submitted by the Secretary to the Committee, dated the 14th May 1912, showing the financial effect of the changes proposed by the Committee in their report.

In their order No. 3525, dated the 16th June 1911, the Government appointed a Committee to enquire into and report on the sanitation of the town of Trivandrum, with special reference to the representations made at the Seventh Session of the Assembly by the Town Improvement Committee Member, Mr. F. P. Fernandez. The Committee originally consisted of the Darbar Physician as President, the Sanitary Commissioner as Secretary, and the President of the Trivandrum Town Improvement Committee, Dr. Perkins and Mr. Fernandez as Members. Some changes subsequently took place in the constitution of the Committee. The final report was sent up by Dr. Perkins as President, the Sanitary Commissioner, Mr. Krishnamurthi Iyer, as Secretary, and Dr. Raman Tampi, Mr. F. P. Fernandez, and the Trivandrum Peishkar, as Members. The last named officer appended a note to the effect that he was not *quite* at one with the others in regard to *all* their suggestions, but he apparently agreed with *most* of them. The other Members were presumably unanimous in holding the views expressed in the report.

2. The Committee's report came into the hands of the Government in December 1911. The report itself was somewhat meagre. The Committee made certain general suggestions as to the lines on which the administration of the Trivandrum town should be improved. Briefly speaking, the faults of the administration of the town, in the opinion of the Committee, were

(i) the defective organisation of the Town Improvement Committee, (ii) the inadequacy of the Staff and (iii) the inefficient supervision exercised by the executive of the Town Improvement Committee.

3. Under (i), the Committee observed (1) that the control over sanitary matters was being exercised by three separate Departments, the T. I. C., the P. W., and the Medical, all *not* working towards the same goal; the rubbish and the night soil conservancy alone was in charge of the Town Improvement Committee, while the drainage, the maintenance of the roads, the lights &c., which were all adjuncts to proper sanitation, were in charge of the P. W. D., and the maintenance of the contagious diseases hospital was in charge of the Medical Department, (2) that there was no provision made by the Town Improvement Committee for the inspection of animals before slaughter, thereby affording no check against diseased meat being freely sold in the markets; and (3) that there was no good and adequate supply of water for the town. To remedy these defects, the Committee recommended (a) that the Town Improvement Committee should have control also over the drainage, the maintenance of the roads, the lights &c., and also over the contagious diseases hospital, and that the Town Improvement Committee should have under them (1) a Health Officer of the grade of an Assistant Surgeon, on the scale of Rs. 150—200, to look after and control the rubbish and night soil conservancy, the epidemic diseases hospital, vital statistics and vaccination, (2) an Assistant Engineer on the scale of Rs. 150—400, responsible for the maintenance of the roads, the lights, the drainage and the water supply, and (3) a Revenue Tahsildar for the collection of the revenue, (b) the construction of a slaughter house and the appointment of a Veterinary Officer on Rs. 60—80 for the inspection of animals, who might also be a Food Inspector, (c) an adequate supply of good water under a protected system, the Government undertaking the initial cost required and the people being made to pay additional tax, if necessary, for the purpose.

4. Under (ii), the inadequacy of the existing staff, the Committee pointed out (1) that the Health Officer, who was now responsible for practically everything, was over-burdened with a large volume of work which he could *not* satisfactorily attend to, and that, besides, he was not given any powers of appointment or dismissal even over the menial staff and he had to get 'orders' for all things from the President, who was an absentee officer for many days in a month, (2) that the numbers of the Assistant Sanitary Inspectors, the Vicharippukars and the

sweepers and scavengers were inadequate to the quantity of work to be got through; and (3) that a sufficient number of dust-bins, rubbish carts, latrines and animals had not been provided. The Committee recommended that the Health Officer should be made responsible only for the rubbish and night soil conservancy, the epidemic diseases hospital, vital statistics and vaccination, that the number of the Assistant Sanitary Officers should be raised from 6 to 7 and that of the Vicharippukars from 23 to 30, with supply of uniforms to them at Government cost. The Committee also proposed that the number of the sweepers be increased from 152 to 300, that dust-bins be provided one for every furlong, rubbish carts one for every 1,200 of the population, latrines at the rate of one for every 200 houses not scavenged and one for every 1,000 of the floating population, with a thotti for each latrine. Besides, a special staff to supervise the private scavenging work on a scale of one Vicharippukar for every 10 thottis, an Inspector for every 10 Vicharippukars, with a sufficient number of bill collectors for the collection of the fees, was also proposed by the Committee.

5. Under (iii), the inefficient supervision by the Executive of the Town Improvement Committee, the Committee stated that the chief evil of the existing system lay in the appointment of the Peishkar as the President and his Division Assistant as the Vice-President, who, on account of their multifarious duties, hardly found time to attend to the Town Improvement Committee work. The Committee therefore recommended the appointment of a full-time officer, preferably of the status of a Peishkar, as the President, and also a Secretary to the President. It was also suggested that a professional man, conversant with the principles of and possessing experience in Sanitary administration, be appointed in the Government Secretariat to control the action of all the Town Improvement Committees.

6. As it was not clear if the Committee had thought out the *financial* aspect of their scheme, the Secretary of the Committee was asked by the Government, in March 1912, to submit a statement showing with some precision the *financial* effect of the proposals. This Mr. Krishnamurthi Iyer did in April 1912. From the statement submitted by him, the cost of the proposals is estimated at Rs. 2,00,000, as detailed below, against the present cost of Rs. 40,077, made up of Rs. 13,112, under "Establishment" and Rs. 26,965, under "Contingencies".

		Establishment.	*Contingencies.*
		Rs.	Rs.
1.	T. I. C. office including a President on Rs. 500-40-700 ..	10,800	1,000
2.	Health Department, including a Health Officer on Rs. 150-300 ...	14,802	87,210
3.	Epidemic Diseases Hospital	1,524	584
4.	Engineering Department, including an Asst. Engineer on Rs. 200-400 ...	10,854	69,700
5.	Revenue Department, including a Revenue Officer on Rs. 100	3,276	250
	Total ..	41,256	1,58,744

The receipts of the Committee are estimated at Rs. 2,00,048, against Rs. 41,276 for the year 1087, as below.

		Present.	*Proposed.*
1.	Government grant	25,000	25,000
2.	Amount now spent by the Government through the P. W. D., the Panivagai and the Medical Departments, for the maintenance of the roads, the lights &c., and for the Epidemic Diseases Hospital proposed to be transferred to the Town Improvement Committee		55,148

3 *Local taxation*		
(a) House tax at 2 per cent	... 6,000	15,000 at 3½ per cent
(b) Scavenging fees	... 7,000	45,000
(c) Market rent	1,200	1,500
(d) License fees	1,800	9,000
(e) Miscellaneous	276	"
(f) Professional tax	"	4,000
(g) Vehicle tax	"	5,000
(h) Tolls	"	43,000
(i) Fines by Magistrates	"	1,400
(j) Slaughter of animals	"	2,000
Grand Total.	41,276	2,00,042

ORDER THEREON No. G. 4952, DATED TRIVANDRUM, 30TH AUGUST 1913.

His Highness' Government fear that the Committee have gone far beyond what is practical. Many of the proposals are probably *per se* unobjectionable, but it is quite out of the question for the Government to commit themselves to the whole body of changes proposed *en masse*. The scheme is so put that it is somewhat difficult to distinguish between what is urgent and should be immediately done, and what is not urgent but desirable and may be done gradually. Both things, as well as several changes which are probably needless in any case, have all been so mixed up together, that the Government feel that they can hardly pass any useful orders. It is difficult to believe that the Committee could have seriously imagined that, for the efficient management of a town of 63,000 people, the Government would sanction a full-time President with a salary of Rs. 500 to 700, a Secretary to the President (pay not given), a Health Officer with a scale of Rs. 150 to 300, an Engineer with a scale of Rs. 250 to 400, and a Revenue Officer on a pay of Rs. 100. The Capital of the State is of course an important place, but the Government are not prepared to go in for all this lavish expenditure on it. It is to be regretted that the Committee should not have given the Government something more carefully thought out than the proposals contained in the report and the appendices thereto. The report is, in the opinion of the Government, not of much practical value. It is to be regretted that an opportunity for doing something practical, to improve the existing sanitation, has been lost in the attempt to achieve a state of affairs supposed to be ideally perfect.

2. There is one point, however, in the Committee's report, with which the Government are disposed to agree, and that is the statement that the administration of the town has, in the past, suffered through the Peishkar being the ex-officio President and his Assistant the ex-officio Vice-President of the Town Improvement Committee. Without meaning any disparagement to the capable officers who have till now held charge of the Trivandrum Division, there need be no hesitation in saying that the volume of work of the Town Improvement Committee President is such as to demand a full-time officer. In the opinion of the Government, the first need of Trivandrum just now is the appointment of such an officer. He need not be of the rank and pay of a Dewan Peishkar—as proposed by the Committee but he must certainly be a seasoned officer, accustomed to executive work and capable of managing a large staff of subordinates. The Government feel that the President should ordinarily be appointed for a period of three years from the 1st Grade Tahsildars; his salary being fixed at Rs. 250--300 rising by two annual increments of Rs. 25 each, with a conveyance allowance of Rs. 30. An officer like that will now be appointed and he will be put in charge of the Town Improvement Committee work. When he picks up experience a bit, the Government would determine on the further steps to be taken.

3. There are two other matters also, in regard to which action can at once be initiated, *viz.*, the drainage of the town and its water supply. The complaint repeatedly made against the drainage of the town—especially in and around the Fort—is that, hitherto, the D. P. W. have been doing it in a *piecemeal way*, with the result

that the sanitation has been actually worsened in some places. The *whole* drainage of the town requires to be carefully *investigated* and reported upon; and this the Chief Engineer should now do. If no officer now in the P. W. Department is competent to deal with the matter for want of adequate knowledge of Sanitary Engineering, the Government will have no objection to engage an officer temporarily for the work.

4. In regard to the water supply, it is notorious that the Cochar supply is subject to a great deal of fouling; nor is the supply always adequate. Houses have sprung up heavily on the banks of the channel. The question of *protecting* the supply, amplifying it, and purifying it, is also an urgent matter. The task of investigating this question should also devolve on the Chief Engineer, who will be asked to report on it.

(By Order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To

Dr. H. C. Perkins, Medical Officer, Nayar Brigade.
Dr. K. Raman Tampi.
Mr. S. Krishnamurthi Iyer, Sanitary Commissioner.
Mr. F. P. Fernandez.
Mr. N. Raman Pillai, Ag. Dewan Peishkar, Southern Division.
The President, T. I. C., Trivandrum.
The Chief Engineer.
The Financial Secretary.
The Gazette.

പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി തിരുവനന്തപുരം.

൧൦൮൮ ഇണ്ട ൫൫൮൮ ൧൯൧൨ ആനി ൨൪- ശനിയാഴ്ചദിവസം കൂടിയ കമ്മിററിയോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ

മ. രാ. രാ. എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തിഅയ്യർ അവർകൾ എം. ബി സി. എം. പ്രസിഡൻറ.
,, എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ. ബി എൽ. വൈസ് പ്രസിഡൻറ.
,, ജി. പത്മനാഭയ്യർ.
മിസ്റ്റർ എഫ്. പി. ഫെർനാണ്ടീസ്.
,, സി. ജാൺ ജേക്കബ്. എം. ആർ. ഐ. പി. എച്ച്.

i ഗവർണ്മെൻറു ഉത്തരവുകൾ സെക്ഷൻ ൧൪ (എ)

൧ പഴയ റെവന്യൂഓഫീസ് ക്ലാർക്കുകൾ ഇരുന്നസ്ഥലത്തെ വൃത്തിയാക്കിവയ്ക്കുന്നതിനു മുതലും എന്തുചിലവു വേണ്ടിവരുമെന്നു ൧൦൮൮-ാം ൧൨൩൫൦-ാം നമ്പരിൽ വന്ന ഉത്തരവു വായിച്ചു.

കമ്മിററി ശമ്പളക്കാരിൽ എന്തുചിലവു വേണ്ടിവരുമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു തക്ക ആളില്ലാത്തതിനാൽ ഇഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിലേക്കു എഴുതിഅയക്കാൻ ഗവർമ്മെൻറിനോടു അപേക്ഷിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൨ കാളകളുടെ തീററിചിലവു സംബന്ധിച്ചു അക്കൌണ്ടാപ്പീസിലേക്കു ഗവർണ്മെൻറിൽ നിന്നും ൧൦൮൮. ൩. ൧൨൩൫൬-ാം നമ്പരിൽ എഴുതിഅയച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകൎപ്പുസഹിതം ൧൦൮൭-൬-൧൫-ാം ൬൨൭൧-ാം നമ്പരിൽ മുൻഅയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവിനെ തുടൎച്ചയായി വന്ന ഉത്തരവു വായിച്ചു.

റിക്കാർട്ടു ചെയ്തു.

൩ ജനന മരണ രജിസ്ട്രാർ വി. മാധവൻപിള്ള ബോധിപ്പിച്ച പരാതിയിന്മേൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കാരണം കാണുന്നില്ലെന്നു ൧൦൮൮. ൭. ൧൨൩൫൭-ാം നമ്പരിൽവന്ന ഉത്തരവുവായിച്ചു.

റിക്കാർട്ടു ചെയ്തു

ii പ്രസിഡൻറിന്റെ ആലോചനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും സെക്ഷൻ ൧൪ ഡി. ഇ. ജി. ൧൦ (ബി) ൨൭ (൧൧)ഉം (൧)

൧ രണ്ടുമൂന്നുവീട്ടുകാർ പൊതുവായി ഒരുകക്കൂസു ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കേണ്ട ക്രമത്തെപ്പററി.

ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ഏർപ്പാടോടുകൂടി താമസിക്കുന്ന ഓരോ വീട്ടുകാരുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൨ ടൌണിലെ ചവറുകളെ മുമ്പിലത്തെപോലെ കൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു മാററിക്കുന്ന പതിവു വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പററി

ചവറുകളെ കൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു മാററികൊണ്ടിരുന്ന പതിവു വീണ്ടും തുടങ്ങണമെന്നും അതിലേക്കു ആവശ്യമുള്ള കാളകളെ ഹാജരാക്കുന്നതിനു ടെണ്ടർ വിളിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൩ പ്രൈവററ് സ്കാവഞ്ചിംഗ് ചട്ടങ്ങളിൽ ചിലഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതിനെപ്പററി.

ഭേദഗതിവരുത്തപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൪ എള്ളെണ്ണയിൽ തിരുമ്മുന്ന സാമാനങ്ങളെ കൊണ്ടു മേയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്.

ടി ഐ. സി. റെഗുലേഷൻ ൧൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു വീട്ടുടമസ്ഥന്മാരെ പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

iii മെംബറന്മാരുടെ ആലോചനകൾ സെക്ഷൻ ൧൪ ബി. സി.

ഇല്ല.

iv വരവുചിലവിന്റെ സ്റ്റേറ്റുമെൻറും ബാലൻസ്ഷീററും

ഇല്ല

v നോട്ടീസും ലൈസൻസും കൊടുപ്പു

നമ്പർ	പേര	സെക്ഷൻ	കമ്മിററി തീരുമാനം
൧	വഞ്ചിയൂർ [illegible] [illegible] മുതൽപേർ	൭൨- ൫.	നോട്ടീസുകൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു

൧	മിസ്റ്റർ നാരായണ കൃഷ്ണയ്യർ	ടി	കഴിവക ചന്തറോഡ്സിലെ ഉടമ്പടികൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നും ചന്ത ഏറ്റെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗങ്ങളിൽ നോട്ടീസു പതിക്കണമെന്നും പുറത്തു അടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും ചന്ത ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹെൽത്താഫീസർ പോയി പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
൨	മിസ്റ്റർ ഗണപതിപ്പിള്ള	ടി	ടി

vi ഹർജി തീരുമാനം

നമ്പർ	പേര്	ഹർജിച്ചുരുക്കം	കമ്മിററി തീരുമാനം.
൧	തയ്യൂർട്ടു മിസ്റ്റർ വേലുപ്പിള്ള മുതൽപേർ	ശാസ്താംകോവിൽ കുളത്തിന്റെ വൃത്തികേടിനെപ്പററി	പ്രസ്താപസംഗതിയെപ്പററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർക്കു അയച്ചു എഴുതിന്റെ പകർപ്പ് ഹർജിക്കാർക്കു അയക്കണമെന്നും കുളത്തിന്റെ ചുററുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ സ്കാവൻജിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വൃത്തിയാക്കി വച്ചുകൊള്ളുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
൨	പത്മനാഭപിള്ള	കക്കൂസിനു പകരം കുഴികിണാറുപയോഗിച്ചുകൊള്ളുന്നതിന് അനുവാദം വേണമെന്നു.	അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവദിപ്പാൻ ഇടയില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

vii പ്രാസിക്യൂഷൻ

ഇല്ല.

പ്രസിഡൻറ എസ. കൃഷ്ണമൂർത്തി അയ്യർ.

പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി ആലുവാ.

൧൦൮൭-മാണ്ടു മിഥുനമാസം ൧൯-നു- തിങ്കളാഴ്ചവൈകിട്ടു ൫ മണിക്കു സ്ഥലം സബ്‌റജിസ്ത്രാരാപ്പീസ്സിൽ വച്ചുകൂടിയ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ

ഹാജർ

മ. രാ. രാ. ജി. വി. രാമസ്വാമയ്യർ അവർകൾ ബി. എ. പ്രസിഡൻറ്
,, ഗോപാലപ്പൈ അവർകൾ
റവറൻറ് ഫാദർ പള്ളിപ്പിള്ളി വർക്കി
,, സിരിയാക്കോസ്സ്
,, കുഞ്ഞുകാദർപിള്ളസാഹിബ് ബഹദൂർ

൧ ഈ കമ്മിററിയിലുള്ള വാക്സിനേറററുടെ വേലയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടിനെപ്പററി ഗവർൺമെൻറിൽ നിന്നും ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൧൭-നു- ജി ൬൬൭-ം നമ്പ്രായി അയച്ച ലററർ വായിച്ചു.

ലെററർ റിക്കാർട്ടു ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൨ ഉഗങ്ങളെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുള്ള നിർബന്ധമായ പരിശോധനയെപ്പററി ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൧൯-നു- ഗവർൺമെൻറിൽ നിന്നും ജി. ൬൭൭-ം നമ്പ്രായി അയച്ച ലെററർ വായിച്ചു

ലററർ റിക്കാർട്ടുചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൩ വാക്സിനേഷൻ കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ൧൯൧൨ ജൂൺമാസം ൨൦-നു-ഉണ്ടായ ബി. ൬൭൭-ാം നമ്പ്ര ഗവർൺമെണ്ടു ഉത്തരവു വായിച്ചു.

ടി ഉത്തരവിലെ ൬-ംവകുപ്പു അനുസരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ടൌണിൽ നടത്തിവരുന്ന വാക്സിനേഷൻ ഏർപ്പാടിനെ സാനിട്ടേരി കമ്മിഷണരെ അറിയിക്കണമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാടു മതിയാകയൊ എന്നും അതിനു വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ഏതുപ്രകാരം വേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിനായി എഴുതിഅയക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു

യോഗം വൈകുന്നേരം ൬ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു

ജി. വി. രാമസ്വാമയ്യർ
പ്രസിഡൻറ്.

ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി, തിരുവനന്തപുരം.

൧൦൮൮ ക്രൻ ൨൯/൧൯൧൨ മിഥുനം ൧൮-ാം ശനിയാഴ്ച ദിവസം കൂടിയ കമ്മിട്ടി യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ

൧. രാ. രാ. എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തി അയ്യർ അവർകൾ എം. ബി. സി. എം. പ്രസിഡൻറ.
,, എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ. വൈസ് പ്രസിഡൻറ.
,, എം. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ ബി. എ.
,, കെ. കുഞ്ഞുണ്ണി മേനോൻ അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ.
,, ജി. പത്മനാഭയ്യർ അവർകൾ
മിസ്റ്റർ എഫ്. പി. ഫർനാണ്ടീസ്
,, സി. ജാൺ ജേക്കബ് എം. ആർ. ഐ. പി. എച്ച്.

൧. ഗവർമെണ്ടു ലററുകൾ സെക്ഷൻ ൧൪ എ.

൧. കമ്മിററിയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ഡാക്ടർമുതലായവരുടെ ചിലവായിട്ടുള്ള ൩൫൦ ച. ൧ കാശ്ശ ൧൧ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ൧൦൮൮-ാം-൧൫൯൦- ജി ൧൦൨൦൭ാമതു നമ്പരിൽവന്ന ലററർ വായിച്ചു.
റിക്കാർഡുചെയ്തു

൨. ലൈസൻസു ഫീസുവകയിൽ പടാളത്തു ശിപായി മാതേവൻ പരമേശ്വരൻെറ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള പണം ൪/൨ ഈടാക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിനാൽ കുറവു എഴുതികൊള്ളണമെന്ന ൧൦൮൮-ാം-൧൬൦൩-ജി. ൧൦൨൦൦൨൭ാമത് നമ്പരിൽവന്ന ലററർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൩. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പു പരിശോധിച്ചു അയക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ചു ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേറിയും ഹെഡ സർക്കാർ വക്കീലും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ൧൦൮൮-ാം-൧൫൭൩-ജി. ൧൦൨൦൦൨൭ാമത് നമ്പരിൽവന്ന ലററർ വായിച്ചു.

ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ റെഗുലേഷൻ ൫൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഗവർമെൻറിൽ നിന്നും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡി ഫാറത്തിലെ ൩-ാം ക്ലിപ്തത്തിനെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നു ഗവർമെൻറിലേക്കു എഴുതി അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൨. പ്രസിഡൻറിൻെറ ആലോചനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും
സെക്ഷൻ ൧൪, ഡി ൨. ജി. ൨൦ (൩), ൨൭ (൧൧), ൩൯(൧)

പുന്നപുരത്തു നാരായണപിള്ളയുടെ വീട്ടുകരം സംബന്ധിച്ചു സബ് കമ്മിററി മെംബറന്മാർ പരിശോധിച്ചു ൧൦൮൮-ാം-൧൫൭൩- ആയച്ച റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു

പ്രസ്താപവീട്ടുകാർക്കുള്ള വിലയിൽ പ്രിയക്കുറവു വന്നിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നതിനാൽ ഹർജിയെപററി ഗൌനിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൩. മെംബറന്മാരുടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസു സെക്ഷൻ ൧൪ ബി. സി. തെക്കനംകര തോട്ടിൻെറ വൃത്തികേടിനേയും അതിലേക്കു വേണ്ട നിവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളേയും കാണിച്ചു മിസ്റ്റർ എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അയച്ച പ്രൊപ്പോസിഷൻ വായിച്ചു.

മിസ്റ്റർ എം. കൃഷ്ണപിള്ള അതിനെ താങ്ങിപറകയും എല്ലാ മെംബറന്മാരും ഐകകണ്ഠ്യേന വേണ്ട നിവൃത്തി മാർഗ്ഗം ഇഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ മുഖാന്തിരം നടത്തത്തക്കവണ്ണം ഗവർമെൻറിലേക്കു എഴുതി അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൪. വരവു ചിലവിൻെറ സ്റ്റേറമെൻറും വേല വകുപ്പു റിപ്പോർട്ടും

ഇല്ലാ

൫. നോട്ടീസും ലൈസൻസും കൊടുപ്പു.

നമ്പർ	പേരു	സെക്ഷൻ	കമ്മിററിതീരുമാനം
൧	കൃഷ്ണൻ പത്മനാഭൻ	൩൦	അപേക്ഷപ്രകാരം ഒരുകടിയക ചന്ത ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസ്ഥം ഹർജികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടാക്കണമെന്നു. പ്രസ്താപസ്ഥലം ഒരു ചന്ത ഏർപ്പെടുത്താൻ സൌകര്യമായ സ്ഥല തന്നെയോ എന്നു ഹെൽത്താഫീസർ പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൬. ഹർജി തീരുമാനം

നമ്പർ	പേരു	ഹർജിച്ചുരുക്കം	കമ്മിററി തീരുമാനം
൧	മാടൻപിള്ള തൃശൂർ ചിന്നക്കണ്ണു	അയൽവാസിയുടെകയ്യാല വൈ പ്പിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു	ഹർജി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു

൭. പ്രാസിക്യൂഷൻ

നമ്പർ	പേരു	നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സെക്ഷൻ	നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം	കമ്മിററിതീരുമാനം
൧	പത്മനാഭപിള്ള	൩൩	അനുവാദംകൂടാതെ സർക്കാർ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചതു	പ്രാസിക്യൂഷൻ നടത്താൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.
൨	വേലുപ്പിള്ള	൩൩	ലൈസൻസു കൂടാതെ മണ്ണെണ്ണക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എന്നു	ടി
൩	മാതേവൻപരമേശ്വരൻ	ടി	ടി	ടി

൪-൧൨-൮൮. പ്രസിഡൻറ, എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തിഅയ്യർ.

പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിററി തിരുവല്ലാ.

൧൦൮൭ മിഥുനം ൨൮-ാം വ്യാഴാഴ്ച കാലത്തു ൭ മണിക്കു സ്ഥലം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ വച്ചു് കൂടിയ ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ

ഹാജർ

മ. രാ. രാ. കെ. ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ള അവർകൾ, പ്രസിഡെണ്ട്
മിസ്റ്റർ ഏ. എം. ജേക്കബ് ബി. ഏ., എം. ബി. സി. എം.
മ. രാ. രാ. കുമാരപിള്ള അവർകൾ
,, അക്കീരമൻ മഹേശ്വരൻ ഭട്ടതിരി അവർകൾ
,, വി. കേശവൻ വല്യത്താൻ അവർകൾ
,, വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ മൂത്തതു അവർകൾ
റവറണ്ട് അയ്പ് തോമ്മാ കത്തനാർ
മിസ്റ്റർ കെ. എം. മാമ്മൻമാപ്പിള

൧. വാക്സിനേഷൻ കമ്മിററി റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററിയുള്ള ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൫-ലെ ൩൮൭൫-ാം നമ്പ്ര പ്രോസീഡിംഗ്സ് ചേർത്തുകൂടിയ ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൭-ലെ ജി. ൩൮൮൫-ാം നമ്പ്ര ഗവർമ്മെണ്ടു ലെറ്റർ വായിച്ചു.

റിക്കാർട്ടു ചെയ്തു

൨. ൧൯൧൨ മേമാസം ൧൩-ലെ ൨൭൪൦-ാം നമ്പ്ര ഉത്തരവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം തിരുവല്ലാ ടൌണിന്റെ അതൃത്തിയും പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ചു് തയ്യാറാക്കി അയക്കണമെന്നുള്ള ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൪-ലെ ജി. ൩൮൪൫-ാം നമ്പ്ര ഗവർമ്മെണ്ടു ലെറ്റർ വായിച്ചു.

സ്കെച്ചു് എത്രയും വേഗത്തിൽ അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൩. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ൧൯൧൨ ജൂൺ ൨൯-ലെ ജി. ൩൯൭൫-ാം നമ്പ്ര ഗവർമ്മെണ്ടു ലെറ്റർ വായിച്ചു.

റിക്കാർട്ടു ചെയ്തു.

൪. നാണയത്തെപ്പററിയുള്ള …സും രാജകീയബില്ലുബെരങ്ങളും കമ്മിററി സബ് ആഫീസുകളിലെ അറിവിനായി അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സിക്രട്ടരിയുടെ ൧൯൧൨ ജൂൺ ൬-ലെ എഫ്. എൽ. ൨൧൮൦-ാം നമ്പ്ര ലെറ്റർ വായിച്ചു.

അപ്രകാരം സബ് ആപ്പീസുകാർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൫. ലൈസൻസു കൂടാതെ തോമ്മാ മത്തായി കിഴക്കേമുറിത്തായി ഇവർ ചിരട്ട വ്യാപാരം ചെയ്തുവരുന്നു എന്നുള്ള ഓവർസീയരുടെ ൧൦൮൭ ഇടവം ൨൮-ലെ ൫൬-ാം നമ്പ്ര റിപ്പോർട്ടു വീണ്ടും വായിച്ചു.

നോട്ടീസയച്ചുവരുത്തിയതിൽ മേപ്പടി ആളുകൾ കുററക്കാരെന്നു കണ്ടു കാമ്പോസിഷൻ ഫീസായി ൨ അണയും ലൈസൻസു ഫീസ് ൧ ॥ രൂപായും വീതം ഓരോരുത്തരിൽനിന്നും ഈടാക്കണമെന്നു കമ്മിററിയിൽനിന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൬. മാനച്ചേരിൽ നാരായണൻ … മൂന്നുപേർ പുത്തൻകുളത്തിൽനിന്നും മത്സ്യം പിടിച്ചു എന്നുള്ള ഓവർസീയരുടെ ൧൦൮൭ ഇടവം ൨൮-ലെ ൫൭-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടു വീണ്ടും വായിച്ചു.

നോട്ടീസയച്ചു വരുത്തിയതിൽ ടി ആളുകൾ കുററക്കാരെന്നു കണ്ടു കാമ്പോസിഷൻ ഫീസായി ൪ അണാവീതം ഓരോരുത്തരിൽനിന്നും ഈടാക്കണമെന്നു കമ്മിററിയിൽനിന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൭. പബ്ലിക്ക് റോഡിൽ ചിറേൽ തോമ്മാ പത്രോസ് … കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഇവരുടെ വണ്ടികൾ അഴിച്ചിട്ടു തടസ്സം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഓവർസീയരുടെ ൧൦൮൭ ഇടവം ൩൦-ാം ൧൦൮൭ മിഥുനം ൯-ാം തീയതികളിലെ ൫൮-ാം ൬൦-ാം നമ്പ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചു.

നോട്ടീസയച്ചു വരുത്തിയതിൽ ടി ആളുകൾ കുററക്കാരെന്നുകണ്ടു് കാമ്പോസിഷൻ ഫീസായി … പത്രോസിൽനിന്നും ൪ അണയും കൊച്ചുകുഞ്ഞിൽനിന്നും ൨ അണയും ഈടാക്കണമെന്നു കമ്മിററിയിൽനിന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൮. ഓവർസീയർ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ താൻ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം വച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ കെട്ടിടം അററകുററം തീർത്തതേയുള്ളു എന്നും വിവരിച്ചു …ില്ലാത്ത കൊച്ചുകുഞ്ഞു എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന പാലിയക്കര തെക്കേടത്തു പീടികയിൽ വക്കി വക്കി ൧൦൮൭ മിഥുനം ൨൮-ാം ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി വായിച്ചു.

മേപ്പടി സ്ഥലത്തു ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കു ഹർജിക്കാരൻ അടുത്ത യോഗത്തിൽ തെളിവു ഹാജരാക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം കാലത്തു ൯ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

പ്രസിഡണ്ടു,
കെ. ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ള.

ടൌൺ ഇംപ്രൂമെൻറ കമ്മിററി തിരുവനന്തപുരം

൧൦൮൭ ആടി മാസം ൩൧-ാം൹ ൧൯൧൨ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൫-ാം൹ കൂടിയ കമ്മിററി യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ

മ. രാ. രാ. എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തി അയ്യർ അവർകൾ എം. ബി., സി. എം., പ്രസിഡണ്ടു
,, എസ്. എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ.
,, കെ. കുഞ്ഞുണ്ണി മേനവൻ അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ.
മിസ്റ്റർ എഫ്. പി. ഫർനാണ്ടിസ്
,, സി. ജാൺ ജേക്കബ് എം. ആർ. ഐ., പി. എച്ച്
ബഹദൂർ സാഹിബ് ഹാജി ദാവൂദ് ഹാജി ജാഫർ സെട്ട്

I. ഗവർൺമെണ്ട് ലട്ടറുകൾ സെക്ഷൻ ൧൨ എ

൧. തെക്കണംകര തോടിനു സമീപം ചെയ്തുവരുന്ന ന്യൂയിസൻസിനെ നിറുത്തൽ ചെയ്യുന്നതിനു ചില ശിപായിമാരെ കാവലിനു നിറുത്തിയാൽ മതിയാകുമെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം കമ്മിററിയിൽ നിന്നും ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേലക്കാർക്കുള്ള ചിലവു കൂടാതെ കഴിക്കാവുന്നതാണെന്നും ൧൯൧൨-൭-൨൩-ാം൹ ജി. ൪൨൧൨-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

ഗവർൺമെണ്ട് ലട്ടറിനെ റിക്കാർഡു ചെയ്യണമെന്നും ന്യൂയിസൻസ് നിറുത്തുന്നതിലേക്ക വേണ്ട ഏർപ്പാടിനു ഹെല്ത്താഫീസർക്ക എഴുതി അയക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൨. പ്രൈവെററ് സ്കാവഞ്ചിംഗ് സംബന്ധിച്ചു കോട്ടയ്ക്കകത്തു ശാസ്താംകോവിൽ തെരുവിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പററി ചില വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നു എഴുതി അയച്ചിട്ടുള്ളതിന്മണ്ണം വേണ്ട വിവരങ്ങൾ അയക്കണമെന്നു ൧൯൧൨-൭-൧൭-ാം൹ ജി. ൪൦൩൪-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

പ്രസ്താപ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലേക്കായി വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ റിക്കാർഡു ചെയ്യുന്നമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൩. കമ്മിററിയിൽ നിന്നും പ്രൈവെററ് സ്കാവഞ്ചിംഗ് ചട്ടത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ ചെയ്യണമെന്നു ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതിയെപ്പററി ൧൯൧൨-൭-൨൩-ാം൹ ജി. ൪൧൨൪-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

ടൌൺ മുഴുവനും പ്രൈവെററ് സ്കാവഞ്ചിംഗ് നടപ്പു വരുത്തുന്നതിനു ഗവർണ്മെണ്ടിൽ നിന്നും ൧൯൧൧ ഫെബ്രുവരി ൭-ാം൹ ജി. ൮൧൭-ാമത് നമ്പരിൽ അനുവദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നൂതനമായി ടി ഏർപ്പാടു ടൌണിൽ ഒരു ഭാഗത്തും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ റെഗുലേഷൻ ൫൯-ാം വകുപ്പിൽ ൧ മുതൽ ൪ വരെയുള്ള പിരിവുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നടത്തീട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർണ്മെണ്ടിനെ തെര്യപ്പെടുത്തണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൪. കമ്മിററിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വെള്ളയമ്പലം കൊട്ടാരത്തിനു സമീപമുള്ള ബങ്കളാവു ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു ൧൯൧൨-൭-൨൯-ാം൹ ജി. ൪൨൪൭-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു

൫. റോഡു അരുകുകളിൽ ചെയ്തുവരുന്ന ന്യൂയിസൻസ് നിറുത്തൽ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയെപ്പററി പോലീസു സൂപ്രണ്ടു ൧൯൧൨-൬-൩൦-ാം൹ ൨൧൪൨-ാമത് നമ്പരിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള ലട്ടറിൻെറ പകർപ്പു സഹിതം ൧൯൧൨-൭-൨൭-ാം൹ ജി. ൪൩൭൧-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

ഇതിലേക്ക മറുപടി അയച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൬. ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെണ്ടു റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാസിക്യൂഷനുകളെല്ലാം ടൌൺ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിനെപ്പററി അപ്പുവാ കമ്മിററി പ്രസിഡണ്ടിനു അയച്ച ലട്ടറിൻെറ പകർപ്പു സഹിതം ൧൯൧൨-൮-൨-ാം൹ ജി. [illegible]-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൬. ൧൦൮൭ ചിങ്ങം ൧൬-ാം മുതൽ കമ്മിറ്റികളിൽ വരുത്തേണ്ട കണക്കുകളുടെ മാതിരിക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ പകർപ്പു സഹിതം ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ജി. ൩൩൪൭-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൭. കഴിഞ്ഞ ഗുരുജപം സംബന്ധിച്ചു കോട്ടയ്ക്കകത്തു ആശുപത്രി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പുരയിടത്തിൽ കെട്ടീട്ടുള്ള പുരയെ സംബന്ധിച്ചു അക്കൌണ്ടാപ്പീസിൽ നിന്നും ഉള്ള ലട്ടറിന്റെ പകർപ്പു സഹിതം ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ഡി. ൩൬൩൧-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന ലട്ടർ വായിച്ചു.

ഇതിനെപ്പറ്റി വേണ്ട നടപടി നടത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

II. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ആലോചനകളും

സെക്ഷൻ എച്ച്. ഡി. ഇ. ജി. ൨൦. (൩) ൨൬ (൧൧) ൩൩(൧)

൧. കോട്ടയ്ക്കുവെളിയിൽ ആനവാതം തെരുവിൽ മിസ്റ്റർ വിശ്വപാക്ഷയ്യൻ പത്മനാഭയ്യർ സർക്കാർ സ്ഥലം അക്രമിച്ചിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി.

മിസ്റ്റർ പത്മനാഭയ്യർ കെട്ടീട്ടുള്ള കെട്ടു ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെണ്ട് റെഗുലേഷൻ നടപ്പുവരുന്നതിനു മുമ്പിൽ കെട്ടീട്ടുള്ളതാണെന്നു കാണുന്നതിനാൽ ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റു റെഗുലേഷൻ ൪൦-ാം വകുപ്പിലെ ൩-ാം പിരിവു അനുസരിച്ചു അര ശ്രമം പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെന്നും സർക്കാർ സ്ഥലത്തിൽ തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടു ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൨. ചില കശാപ്പു ചന്തകളെ നിറുത്തണമെന്നു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉത്തരവും അതിനെ തുടർന്നു ഹെല്ത്താപ്പീസർ അയച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും.

കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഉത്തരവുകളെ നടത്തുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ കേശവരായരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്മിറ്റിയിലെ ഉത്തരവു ന്യായമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ അതിനെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയില്ല. കമ്മിറ്റിയിലെ ഉത്തരവിൽ അനീതിയായി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലും കമ്മിറ്റിയിലെ ഉത്തരവിനെ മിസ്റ്റർ കേശവരായർ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും കമ്മിറ്റിയിലെ ഉത്തരവുകളെ നടത്തുന്നതിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഹെല്ത്താപ്പീസരുടെ നടപടി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ വേലയിൽ തടസ്ഥം നേരിടാവുന്നതും ഹെല്ത്താപ്പീസരുടെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക ചീത്തയായി നടക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമായി തീരുന്നതിനാലും മിസ്റ്റർ കേശവരായരുടെ നടപടിയെ പറ്റി ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നും കഠിനമായി ശാസിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൩. വാണിയംകുളത്തിനെ നികത്താതെ അതിനെ നന്നാക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിലേക്കു ഒരു ചിലവു കണക്കു അയക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട് ദിവാൻജി അയച്ചിട്ടുള്ള ഡി. ഒ. ലട്ടറിന്റെ പകർപ്പു സഹിതം ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ൧൦൨൩-ാമത് നമ്പരിൽ അയച്ച ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൪. വീട്ടുകരത്തിനെ പറ്റി കൊടുത്ത നോട്ടീസിനു സമാധാനം ബോധിപ്പിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റു വായിച്ചു.

കമ്മിറ്റി മെംബരന്മാരിൽ ഒരാളായ മിസ്റ്റർ ഫർനാണ്ടീസ് പ്രസ്താപ വീടുകളെ പരിശോധിച്ചു കരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഹർജികളെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കരം ചുമത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൫. നൂതനമായി കരം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിലേക്കു ഹെല്ത്താപ്പീസർ അയച്ച വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റു വായിച്ചു.

കുപ്പമ്മാ മുതൽ പേരുടേയും വേലുപിള്ളയുടേയും നടരാജപിള്ളയുടേയും വീട്ടുകരം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കരം ചുമത്തി ടി പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനു വല്ല കാരണവും ഉള്ള പക്ഷം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു നോട്ടീസു കൊടുക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൬. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഉത്തരവിനും അക്കൌണ്ടു റിക്കാർഡിലെ ൧൩൮-ാം വകുപ്പിനും വിപരീതമായി വിസമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകയെ കുറയ്ക്കാതെ ഹെല്ത്താപ്പീസർ മിസ്റ്റർ കേശവരായരു ബില്ലെഴുതി പണം വാങ്ങിയതിനെ പറ്റി ചിത്തിരമാസത്തെ കണ്ടിജെന്റു

ബിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കാളകളുടെ ചിലവു വകക്ക ഗവർമ്മെന്റിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നിന്നും ഹെല്ത്താപ്പീസർ കൂടുതലായി ചിലവു വരുത്തിയതായി കാണപ്പെട്ടു എന്നും, കൂടുതലായി വരുത്തിട്ടുള്ള ചിലവിനെ വിസമ്മതിച്ചു അക്കൌണ്ടാപ്പീസിലേക്ക എഴുതി അയച്ചുംവച്ചു ആ തുകയെ അടുത്ത ബില്ലിൽ കുറച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നു ഹെല്ത്താപ്പീസർക്ക എഴുതി അയക്കപ്പെട്ടു എന്നും ൟ ഉത്തരവിനു അക്കൌണ്ട് കോഡിലെ ൧൨൯ ാം വകുപ്പിനു വിരുദ്ധമായി മിസ്റ്റർ കേശവറാവു ൮൭-൧൨-൧൩- ഒരു തൻചിലവു ബില്ലിനുള്ളിൽ വിസമ്മതിക്കപ്പെട്ട തുകയെ കുറക്കാതെ പണം വാങ്ങി എന്നും പ്രസിഡണ്ട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡണ്ടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ്താവസംഗതിയിൽ മിസ്റ്റർ കേശവരായരുടെ നടപടിയെ പറ്റി കഠിനമായി ഗവർണ്മെണ്ട് ഗൌനിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീർമാനിച്ചു.

III. മെംബരന്മാരുടെ പ്രാപ്പോസിഷൻസ്, സെക്ഷൻ ൧൯/ബി. സി.

ഇല്ല.

IV. വേല വർദ്ധന റിപ്പോർട്ടും വരവു ചിലവിന്റെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റും

൧൦൮൭ വൈകാശി മാസത്തെ വേല വർദ്ധന റിപ്പോർട്ടും വരവു ചിലവു കണക്കും വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

V. നോട്ടീസും ലൈസൻസും കൊടുപ്പു.

നമ്പ്ര	പേര്	സെക്ഷൻ	തീർമാനം
൧	മിസ്റ്റർ ഇസ്മായിൽ ഗുനവരി	൩൦	ഹെല്ത്താപ്പീസരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം ലൈസൻസ് കൊടുപ്പാൻ പാടില്ലന്നു തീർമാനിച്ചു.
൨.	കണക്കുതമ്പി ആർ മുഖം ചെതമാം	൩൦	ലൈസൻസിനു അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു കൊടുത്ത നോട്ടീസു അനുസരിച്ചു ലൈസൻസിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്ഥാവ ചന്തയെ അടച്ചു കൊള്ളണമെന്നു തീർമാനിച്ചു.
൩.	മിസ്റ്റർ സായരുടെ പുറയിടത്തിൽ ഒരു കുടി വക ചന്ത ഏർപ്പെടുത്തികൂടാ എന്നു മാതെവൻ മുതൽപേർ പരാതിക്കാർ	൩൦	പരാതി ഹർജികളെ പറ്റി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാനായി ഹെല്ത്താപ്പീസർക്ക അയക്കണമെന്നു തീർമാനിച്ചു.
൪.	മിസ്റ്റർ ഗണപതി പിള്ള	൩൦	മണക്കാട്ടു കുറിക്കാട്ടു പുരയിടത്തിൽ ഒരു കുടിവക ചന്ത ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്നു തീർമാനിച്ചു.
൫.	മിസ്റ്റർ ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ	൩൦	ഹെല്ത്താപ്പീസരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ലൈസൻസ് കൊടുപ്പാൻ പാടില്ലന്നു തീർമാനിച്ചു.
൬.	നടേശയ്യൻ	൪൦	എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഇഞ്ചിനീയരുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള [illegible] പ്രകാരം തന്നെയോ പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു പരിശോധിച്ചു ഹെല്ത്താപ്പീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നു [illegible] തീർമാനിച്ചു.

നമ്പ്ര	പേര	സെക്ഷൻ	തീരുമാനം
൭.	നാരായണയ്യർ	൪൦	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഞ്ചിനീയരുടെ ക്ലിപ്തങ്ങളം അനുസരിച്ചു അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

VI. ഹർജി തീരുമാനം

നമ്പ്ര	പേര	ചുരുക്കം	തീരുമാനം
൧.	പഴയശാല നിവാസികൾ	ഒരു മുടുക്കിനെ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ ആക്കി ഇടണമെന്നു	ഇഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു തിരിയപ്പെടുത്തണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

VII. പ്രാസിക്യൂഷൻ

നമ്പ്ര	പേര	നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സെക്ഷൻ	നിഷേധനത്തിന്റെ സ്വഭാവം	തീരുമാനം
൧.	സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആശാരി	൪൭	നോട്ടീസു നിഷേധിച്ചു	പ്രാസിക്യൂഷൻ അനുവദിച്ചു.
൨.	രാമസ്വാമി ആശാരി	൫൨	ടി	ടി
൩.	കൃഷ്ണയ്യൻ സത്യവാഗീശ്വരയ്യൻ	൫൩	ടി	ടി
൪.	കൃഷ്ണയ്യൻ പിച്ചുഅയ്യൻ	൫൨	ടി	ടി

പ്രസിഡന്റു, എസ്സ്. കൃഷ്ണമൂർത്തിഅയ്യർ.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, September 10, 1912. / Chingom 25, 1088. No. 37.

REGISTRATION DEPARTMENT.

Leave of absence.

Mr O. E. Varghese, B. A., Acting Sub-Registrar, Kanjirapalli, is granted 11 days' privilege leave with effect from 14-12-1087, commuting the five days' casual leave already granted.

M. R. Ry. Kumara Pillai, Sub-Registrar, Thiruvalla, is granted a day's privilege leave on 23-12-'87.

M. R. Ry. Subramonia Aiyar, Sub-Registrar, Nuranad, is granted a month's privilege leave with effect from 14-1-'88.

Resumption of Charge.

Mr. O. E. Varghese, B. A., Acting Sub-Registrar, Kanjirapalli, returned from leave, and resumed charge of his duties on the forenoon of 25-12-87.

M. R. Ry. Kumara Pillai, Sub-Registrar, Thiruvalla, returned from leave, and resumed charge of his duties on the forenoon of 24-12-'87.

Registration Director's Office,
Trivandrum, 6th September 1912.

P. KURUVILA VARKKI,
Ag. Director of Registration.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

അവധി കൊടുത്ത വിവരം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആക്ടിംഗ് സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ ഒ. ഇ. വർഗ്ഗീസ് ബി. എ. യ്ക്കു മുമ്പുണ്ടാക്കിച്ചിരുന്ന ൫ ദിവസത്തെ കാഷ്വൽ അവധിയെ മാറി ൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൪-ാം മുതൽ ൧൧ ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരുവല്ലാ സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. കുമാരപിള്ളയ്ക്കു ൧൦൮൭ കർക്കടകം ൨൩-ാം ഒരു ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

നൂറനാട്ടു സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർക്കു ൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൧൪-ാം മുതൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരിച്ചു ചാർജ്ജേറ്റ വിവരം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആക്ടിംഗ് സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ ഒ. ഇ. വർഗ്ഗീസ് ബി. എ. അവധി കഴിഞ്ഞു ൧൦൮൭ കർക്കടകം ൨൫-ാം ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരുവല്ലാ സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. കുമാരപിള്ള അവധി കഴിഞ്ഞു ൧൦൮൭ കർക്കടകം ൨൪-ാം ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൮ ചിങ്ങം ൨൧-ാം

പി. കുരുവിള വർക്കി,
ആ: രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.

[illegible]
കൊട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന സബ്ബ് രജിസ്ത്രാരാപ്പീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരയെ ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ തിരകെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അവകാശമുള്ള അക്കാപ്പെയാ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആധാരത്തെ മുറപോലെ തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ പക്ഷം രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വൎഷം കഴിഞ്ഞു ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൭ മാണ്ടു ആടി ൨൦൯-ാം നമ്പ്ര.

ഒപ്പു: ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ, പി. കെ. ചെറിയാൻ,

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പീസിന്റെ പേരു	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ			ആധാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യുകയോ നിരസിക്കയോ ചെയ്ത					രജിസ്റ്റർചെയ്തതോ നിരസിച്ചതോ എന്നു	ആധാരം എഴുതികൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ					
മൂവാററുപുഴ സബ് രജിസ്ത്രാർ ആപ്പീസ്	൧൦൮൭	ആടി		൧൦൮൭	ആടി		൧	൧൮൦൦	രജിസ്റ്റർചെയ്തതു	ഇരമല്ലൂർ കരയിൽ തയ്യോട്ടു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ മക്കരുടെ നാരായണൻ നാരായണൻ	കററിലഞ്ഞി കരയിൽ ചാമക്കാലായത്ത പാക്കം തൊട്ടത്ത കുളമായ നെടുമ്പറമ്പിൽ ജോനകൻ കാതിരുകുട്ടി കുഞ്ഞുവാവാ	കാതിരുകുട്ടി കുഞ്ഞുവാവാ	സ്ഥാവരവസ്തുവെ സംബന്ധിച്ചു ൨൦൦ ചക്രത്തിനു എഴുതിക്കൊടുത്ത ഈടു പണയാധാരം

രജിസ്ത്രേഷൻ റെഗ്ഗുലേഷനായ ൧൦൬൫-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗ്ഗുലേഷൻ ൩൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൩൮-ാം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാറാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

താഴെ പറയുന്ന സബ്‌രജിസ്ത്രാറാഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിയെ ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള ആളുകൾ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആധാരത്തെ മുറപോലെ തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൮ ആടി ൩-ാനു-
കോട്ടയം

ആ: ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ,
പി. കെ. ചെറിയാൻ.

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പീസിന്റെ പേര	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ: ആണ്ട	മാസം	തീയതി	ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത: ആണ്ട	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്നു	ആധാരം എഴുതികൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
ചെങ്ങല സബ്‌രജിസ്ത്രാഫീസ്	൧൦൮൭	ആനി	൨൮	൧൦൮൭	ആനി	൨൭	൧	൩൪൭൮	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു	തണ്ണീർമുക്കം പ്രവൃത്തിയിൽ മരുതത്താവട്ടം മുറിയിൽ ചിറയിൽ പാച്ചാലി വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ ഗോവിന്ദൻ മുതൽപേർ	ടി മുറിയിൽ ചിറയിൽ പറവക്കൽ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ദാമോദരൻ	ടി ഗോവിന്ദൻ രാമൻ	സ്ഥാവരവസ്തു സംബന്ധിച്ചു ൫൦൦ പണത്തിന്റെ ഒറ്റികൈമാറ്റയാധാരം

രജിസ്ത്രേഷൻ റെഗുലേഷനാറാം വകുപ്പ ... ആരാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ... ചട്ടങ്ങളിലെ വാക്കുപ്രകാരം

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

താഴെപ്പറയുന്ന സബ് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിലും നിഷേധിച്ചതിലും ... കിടപ്പുള്ളതും ആയ ആധാരത്തെ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അവകാശമുള്ള ആളുകൾ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആധാരത്തെ മടക്കിവാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ, പി. വി. നാണുപിള്ള.

൧൦൮൮ മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൭-

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫീസിന്റെ പേര്	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ			ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്തു					രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്ന	ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പ്ര					
കൽക്കുളം	[illegible]	മകരം	[illegible]	[illegible]	കർക്കടകം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു	മുലച്ചൽ ദേശത്തു പാലൻവിളയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നക്ഷേത്തൻ മകൻ സാമുവെൽ	തച്ചക്കോട്ടു ദേശത്തു പണ്ടാരക്കോണത്തു മരവിളയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ജ്ഞാനമുത്തു മകൻ ചിവമണി	മുലച്ചൽ ദേശത്തു പാലൻവിളയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നക്ഷേത്തൻ മകൻ സാമുവെൽ	അമ്പത്തിറ്റി എഴുപത്തി ... ത്തിനുള്ള ഒരു ചിട്ടിഉടമ്പടി